

Kini nga pinulongan gihubad gamit ang AI translation tool;  
palihug tan-awa ang orihinal nga bersyon sa English kung  
mahimo.

**Ang paghubad sa Pinadayag  
pinaagi sa Mga logoug Rhema**

*Ang paghubad sa Pinadayag ni Logos ug Rhema ni Clare HC Song*

Copyright © 2023 Clare HC nga Kanta

Oktubre 21, 2023

Ang tanan nga mga tudling sa kasulatan gikuha gikan sa Blue Letter Bible, libre nga online nga mga kapanguhaan sa pagtuon sa Bibliya.

Kung wala ang una nga sinulat nga pagtugot sa tagsulat, wala'y bahin sa sulud sa kini nga libro ang mahimong usbon sa tibuuk o bahin, o kopyahon sa bisan unsang porma o sa bisan unsang paagi.

Ang tumong niini nga publikasyon mao ang pag-abot sa daghang mga kalag kutob sa mahimo aron sa pagtabang kanila nga makasabut sa Ebanghelyo ug ma-sealed sa Balaang Espiritu samtang ang adlaw sa katubsanan nagkaduol, ug mahimo nimong basahon kini nga libro nga libre sa mosunod nga website: [www.therhemaofthelord.com](http://www.therhemaofthelord.com)



[1]Talaan sa mga sulod

|   |       |
|---|-------|
| [1]Talaan sa mga sulod .....  | ii    |
| [2] Ang Timeline sa Tagna sa Pinadayag .....  | xiii  |
| [3] Ang 70 ka semana ni Daniel .....  | xxi   |
| [4] Unsaon pagbasa .....  | xxii  |
| [5] Usa ka lista sa mga presentasyon sa video gikan sa "The Rhema of the Lord' website .....                                  | xxiii |
| .....   | xxiii |
| <b>Chapter 1</b> .....  | 1     |
| (Pin 1:1-2) Ang Pinadayag ni Jesu-Kristo .....  | 1     |
| -Ang mga logo sa Dios .....   | 1     |
| [Figure 1-a] Ang Ebanghelyo sa logos sa Dios .....  | 3     |
| [Figure 1-b] Ang pulong (logos & rhēma).....  | 4     |
| (Pin 1:3) Ang mga magbabasa sa mga logo sa tagna gipanalanginan (Ang panahon haduol na).....                                  | 5     |
| (Pin 1:4) Ang 7 ka simbahan ug ang 7 ka Espiritu.....   | 5     |
| (Pin 1:5) Jesu-Kristo: Ang magmamando sa mga hari ug ang mga magmamando sa yuta .....   | 5     |
| (Pin 1:6) Jesu-Kristo: Gihimo kitang mga hari ug mga pari ngadto sa Diyos ug sa Iyang Amahan.....                             | 6     |
| (Pin 1:7) Siya moabut uban sa mga panganod .....  | 6     |
| -Ang Anak sa tawo&Ang Anak sa Dios.....   | 7     |
| (Pin 1:8) Ang Ginoo, ang Labing Gamhanan.....   | 8     |
| (Pin 1:9) Ang logos sa Dios, Ang saksi ni Jesukristo .....  | 8     |
| [Figure 1-c] (Mga Apostoles) Mga Disipulo nga May Gahom ug Awtoridad .....  | 10    |
| (Pin 1:10-11) Sa adlaw sa Ginoo (Usa ka trumpeta, diha sa Espiritu) .....   | 11    |
| -Ang una&ang katapusan .....  | 11    |
| [Figure 1-d] Ang bunga sa Espiritu .....  | 12    |
| (Pin 1:12-13) Ang pito ka mga tangkawan.....  | 13    |
| (Pin 1:14-15) Puti nga mga buhok sa Iyang ulo, mata, tiil, ug tingog .....  | 13    |
| (Pin 1:16) Ang pito ka bituon ug usa ka mahait nga espada nga duhay sulab.....  | 14    |
| (Pin 1:17-18) Ang una ug ang kataposan (Ang mga yawe sa impiyerno ug sa kamatayon).....                                       | 15    |
| (Pin 1:19-20) Ang misteryo sa 7 ka bituon (mga anghel sa 7 ka simbahan) ug ang 7 ka bulawang kandelerero (7 ka simbahan)..... | 15    |
| .....   | 16    |
| <b>Kapitulo 2</b> .....   | 17    |
| (Pin 2:1-7) (1) Ngadto sa manolonda sa iglesia sa Efeso .....   | 17    |
| - Ang simbahan sa Efeso: Gibiyaan ang imong unang gugma .....   | 17    |
| - Ang unang mga buhat .....   | 19    |
| [Figure 2-a] Ang Komunyon.....  | 20    |
| - Ang kahoy sa kinabuhi: Sa taliwala sa paraiso sa Dios alang sa mga mananaog.....  | 22    |
| (Pin 2:8-11) (2) Ngadto sa manolonda sa iglesia sa Smirna .....   | 23    |
| - Makabaton ka ug Kasakitan sulod sa 10 ka adlaw- Ang Hebreohanon, Israel, ug ang mga Judio.....                              | 25    |
| [Figure 2-b] Ang mga kaliwatan gikan kang Adan hangtod kang Jesus .....   | 28    |
| [Figure 2-c] Israel & Ang mga anak sa Israel.....   | 29    |
| [Figure 2-d] Ang GINOO (mahimong) Diyos .....   | 30    |
| Makabaton ka ug Kasakitan sulod sa 10 ka adlaw (Usa ka purongpurong sa kinabuhi).....   | 31    |
| [Figure 2-e] Ang Paskuwa sa Ginoo (Ang mga disipulo batok sa mga apostoles).....  | 34    |
| [Figure 2-f] Usa ka Nazareo ngadto sa Diyos (Ang Buhok sa Ulo).....   | 35    |
| - Ang ikaduhang kamatayon .....   | 36    |
| (Pin 2:12-17) (3) Ngadto sa manolonda sa iglesia sa Pergamo .....   | 36    |
| - Ang hait nga 2-sulab nga espada.....  | 36    |
| [Figure 2-g] Sakuban, Espada, ug Espada nga Duha ang sulab.....   | 38    |
| - Ang tinago nga manna .....  | 39    |
| [Figure 2-h] Ang tinago nga mana .....  | 40    |
| [Figure 2-i] Paghubad sa Kasulatan sa bag-ong tugon.....  | 40    |
| (Pin 2:18-29) (4) Ngadto sa manolonda sa iglesia sa Tiatira.....  | 42    |
| - Ang imong mga buhat, gugma, ministeryo, pagtoo, pailub, ug ang katapusan nga labaw pa kay sa nahauna .....                  | 43    |
| [Figure 2-j] Paghinulsol, Bautismo, ug ang Espiritu Santo .....   | 44    |



|   |    |
|---|----|
| [Hulagway 2-k] Ang gasa sa Balaang Espiritu .....   | 45 |
| [Hulagway 2-l] Pagtuo.....  | 46 |
| - Kadtong nag-antus kang Jezebel nga walay paghinulsol: Gilabay ngadto sa Dakong Kasakitan .....          | 47 |
| - Kadtong walay doktrina ni Jezebel: Kinahanglan nga mogunit pag-ayo hangtod sa Iyang pag-abot .....      | 47 |
| - Ang mga mananaog: Gihatagan ug awtoridad ibabaw sa Gentil nga mga Nasud .....                           | 48 |
| .....   | 48 |
| <b>Kapitulo 3</b> .....   | 49 |
| (Pin 3:1-6) (5) Ngadto sa anghel sa simbahan sa Sardis (Ngalan sa Libro sa Kinabuhi) .....                | 49 |
| - Ang mga buhat wala matuman atubangan sa Dios .....  | 49 |
| [Figure 3-a] 1. Paskuwa   2. Tinapay nga Walay Lebadura .....   | 51 |
| [Figure 3-b] Ang kaliwatan ni Jesu-Kristo (Genealogy ni Jesus gikan kang Adan hangtod sa Diyos).....      | 51 |
| [Figure 3-c] Usa ka malisud nga mga pulong (Ang logos) & Ang mga buhat sa Dios (2/2) .....                | 52 |
| - Ang Ginoo moabut ingon sa usa ka kawatan, apan kamo dili mahibalo sa takna sa iyang pag-anhi .....      | 53 |
| - Pipila sa Sardis ang ilang mga bisti wala mahugawi, sa puti ug takus .....                              | 53 |
| - Ang mga mananaog pagasul-oban ug puti nga bisti ug ang ilang mga ngalan anaa sa Libro sa Kinabuhi ..... | 53 |
| (Pin 3:7-13) (6) Ngadto sa manolonda sa iglesia sa Filadelfia .....                                       | 54 |
| - Kadtong nagtipig sa mga logo ug wala maglimud sa Iyang ngalan .....                                     | 56 |
| [Figure 3-d] Ang Paskuwa sa Ginoo (Ang Bag-ong Tugon).....  | 58 |
| - Ang sinagoga ni Satanas .....   | 59 |
| - Kadtong nagtipig sa mga logo itago gikan sa oras sa pagsulay .....                                      | 59 |
| - Hupti pag-ayo ang imong korona .....  | 59 |
| - Ang mga mananaog: Gihimong haligi sa templo sa Dios.....  | 60 |
| -Ang tabil sa templo.....   | 62 |
| [Figure 3-e] Posibleng pagkasunodsunod sa panahon sa paglansang sa krus ni Jesus.....                     | 65 |
| (Pin 3:14-22) (7) Ngadto sa manolonda sa iglesia sa mga taga-Laodicea .....                               | 66 |
| - Paghubad sa Si Jhn1:1 .....   | 69 |
| - Dili bugnaw o init.....   | 70 |
| [Figure 3-f] 3. Unang-bunga.....  | 71 |
| - Mainit nga init .....   | 72 |
| [Figure 3-g] Ang mga samingay: Ang gingharian sa Langit & Ang gingharian sa Dios .....                    | 73 |
| - Paghinulsol sa diha nga Siya mocastigo kanimo .....   | 77 |
| - Ang Ginoo anaa sa pultahan ug manuktok.....   | 77 |
| - Ang mga mananaog molingkod uban sa Cordero sa Iyang trono .....   | 77 |
| .....   | 78 |
| <b>Kapitulo 4</b> .....   | 79 |
| (Pin 4:1-4) Usa ka pultahan nga naabli sa langit: Ang Kordero ug ang 24 ka anciano .....                  | 79 |
| - Nakita ang trono sa langit Sa espiritu .....  | 79 |
| - Deskripsyon sa trono sa Diyos .....   | 79 |
| - 24 ka anciano ang naglingkod sa ilang 24 ka trono .....   | 79 |
| (Pin 4:5) 7 ka lampara sa kalayo ug ang 7 ka Espiritu sa Dios .....                                       | 80 |
| (Pin 4:6-7) Ang upat (4) ka buhing binuhat .....  | 80 |
| (Pin 4:8) Ang Ginoong Dios nga Makagagahum sa Tanan (nga kaniadto, ug karon, ug sa umalabut) .....        | 81 |
| -Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan .....   | 81 |
| - Ngano Jesukristomao ang Ginoo amua Dios hangtod sa mga panahon sa pagpasig-uli sa tanang butang? .....  | 84 |
| -Kinsa ni Melchizedek.....  | 85 |
| -Si Kristo sa wala pa si Abraham .....  | 88 |
| -Ang Kristo sa Ginoo .....  | 91 |
| -Tsiya Ginoo nga Labing Gamhanan(Pin 1:8) & Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan(Pin 4:8) .....           | 95 |
| (Pin 4:9-11) Ang Diyos, ang magbubuhay sa langit ug yuta, gisimba sa langit.....                          | 96 |
| .....   | 97 |
| <b>Kapitulo 5</b> .....   | 98 |
| (Pin 5:1-6) Usa ka basahon nga gisilyohan ug 7 ka silyo .....   | 98 |
| - Walay usa nga takus sa pag-abli sa sinelyohan nga basahon .....   | 98 |
| - Ang Leon sa tribo ni Juda, ang Gamut ni David sa pag-abli sa 7 sa basahon selyos .....                  | 98 |
| - Ang Kordero nga gipatay adunay 7 ka sungay ug 7 ka mata (Ang 7 ka Espiritu sa Dios) .....               | 99 |

|  |     |
|--|-----|
| (Pin 5:7-14) Ang Balaan nga mga santos (ang mga natulog pinaagi ni Jesus diha kang Kristo) gihimo nga mga hari ug mga pari ngadto sa Dios .....                | 101 |
| - Ang 4 ka buhing linalang ug ang 24 ka tigulang adunay mga pag-ampo sa balaang mga santos (usa ka alpa ug bulawan nga mga panaksan nga puno sa insenso) ..... | 101 |
| - Ang Balaan nga mga santos (ang mga natulog pinaagi ni Jesus diha kang Kristo) gihimo nga mga hari ug mga pari sa Dios.....                                   | 101 |
| - Ang gidaghanon sa mga anghel libot sa trono .....  | 103 |
| - Takus ang Cordero nga gipatay.....   | 104 |
| - Ang trono sa Dios ug sa Kordero (ang tanan nga mga binuhat sa langit ug sa yuta nagsimba sa Dios ug sa Cordero) .....  | 105 |
| .....  | 105 |
| <b>Kapitulo 6</b> .....  | 106 |
| (Pin 6:1-2) Ang pag-abli sa unang selyo (usa ka puti nga kabayo, usa ka pana ug usa ka korona) .....   | 106 |
| - Usa ka puti nga kabayo ug usa ka pana (gihatagan ug korona) .....  | 106 |
| [Hulagway 6-a] Kasabotan, gawas nga sirkunsisyon, sulod nga sirkunsisyon .....   | 110 |
| (Pin 6:3-4) Ang pag-abli sa ika-2 nga selyo (usa ka pula nga kabayo, kuhaa ang kalinaw gikan sa yuta).....   | 111 |
| (Pin 6:5-6) Ang pag-abli sa ika-3 nga selyo (usa ka itom nga kabayo, usa ka parisan sa yugo alang sa pagsukod) .....   | 112 |
| - Usa ka uga nga sukod sa trigo sa usa ka denario, 3 ka sukod sa sebada sa usa ka denario (Ang lana ug ang bino dili masayop) .....                            | 113 |
| -Ang ikapulo sa yuta(Ang nahauna sa unang mga bunga, ug ang unang mga bunga) .....   | 115 |
| Ⓐ Usa ka halad alang sa sala .....   | 116 |
| Ⓑ Ang dalayon nga halad nga karne.....   | 117 |
| Ⓒ Usa ka makanunayon nga halad nga karne ug ilimnon (Duha ka nating karnero <sup>H3532</sup> : usa sa buntag + usa sa gabii).....                              | 117 |
| Ⓓ Usa ka mapadayonon nga halad-nga-sinunog.....  | 118 |
| [Figure 6-b] Mga adlaw sa wala pa ang “Pista sa Paskuwa” .....   | 123 |
| [Figure 6-c] Unom ka adlaw sa wala pa ang “Pista sa Paskuwa” .....   | 124 |
| -trigo.....  | 124 |
| - Ang kahulogan sa "usa ka denarion" .....   | 125 |
| -Ang trigo,ang sebada,ugang lana,ang bino .....  | 128 |
| (Pin 6:7-8) Ang pag-abli sa ika-4 nga selyo (usa ka berdeng kabayo: Kamatayon & Impiyerno) .....   | 129 |
| -Ang unang mga bunga ni Paraon .....   | 130 |
| -Ang pagkabanhaw ngadto sa kinabuhibatok sa pagkabanhaw ngadto sa paghukom .....   | 131 |
| [Figure 6-d] (unod, Kalag, & Espiritu) Salmo 23 .....  | 136 |
| (Pin 6:9-11) Ang pag-abli sa ika-5 nga selyo (Ang gipatay nga mga kalag) .....   | 137 |
| Kanus-a ang Ginoo (despotēs) maghukom ug manimalos sa dugo.....  | 137 |
| (Pin 6:12-17) Ang pag-abli sa ika-6 nga selyo (Ang dakong adlaw sa kapungot sa Kordero miabot na) .....  | 139 |
| -Ang adlaw, ang bulan, ug ang mga bituon .....   | 140 |
| [Figure 6-1] Ang espirituhanong kahulogan sa adlaw, bulan, ug mga bituon .....   | 142 |
| [Figure 6-2] Ang espirituhanong kahulogan sa lain-laing matang sa mga lawas .....  | 145 |
| [Figure 4-a] Ang mga kaliwatan ni Adan ngadto kang Abraham + Babaye .....  | 146 |
| [Figure 6-e] Ang una nga Adan & Ang katapusan nga Adan.....  | 147 |
| [Figure 6-f] Ang uma sa dugo (Usa ka pagpanag-iy) .....  | 147 |
| .....  | 147 |
| <b>Kapitulo 7</b> .....  | 148 |
| (Pin 7:1) 4 ka anghel sa 4 ka suok sa yuta .....   | 148 |
| (Pin 7:2-3) Ang mga alagad sa Dios (Gitimbrehan sa ilang mga agtang) .....   | 148 |
| (Pin 7:4-8) Ang 144,000 (usa ka nasod sa Diyos sa yuta, ang Israel, ang maalamong mga ulay) giselyohan .....   | 149 |
| - Ang kamahinungdanon sa numero12,1,000, &10,000sa Bibliya .....   | 149 |
| -Ang 144,000(Ang unang mga bunga ni Kristo).....   | 151 |
| -Ang han-ay sa pagkabanhaw diha kang Kristo .....  | 151 |
| [Figure 7-a] 3. Unang-bunga (Ang 144,000) .....  | 153 |
| (Pin 7:9-12) Usa ka dako nga dili maihap nga panon (Tanan nga mga nasud, mga tribo, mga tawo, ug mga pinulongan) .....   | 154 |
| -Usa ka dako nga dili maihap nga panon .....   | 154 |
| (Pin 7:13-15) Kadtong migula sa Dakong Kasakitan gisul-oban ug puti nga mga bisti .....  | 154 |
| (Pin 7:16-17) Ang Kordero (tsiya nga magbalantay) magapakaon ug magatultol kanila ngadto sa buhi nga mga tuburan sa tubig .....                                | 155 |

|   |     |
|---|-----|
| .....   | 155 |
| <b>Kapitulo 8</b> .....   | 156 |
| (Pin 8:1-5) Ang pag-abli sa ika-7 nga selyo .....   | 156 |
| - Ang pag-ampo sa balaan nga mga santos misaka sa atubangan sa Dios.....  | 156 |
| [Figure 8-1] Ang pito ka Pista sa Ginoo.....  | 158 |
| (Pin 8:6) Ang 7 ka manulonda nga may 7 ka trumpeta nangandam sa pagpatingog.....  | 159 |
| (Pin 8:7) Ang unang anghel mipatingog sa trumpeta (1/3 sa mga kahoy ug tanang berdeng sagbot nasunog) .....                             | 159 |
| (Pin 8:8-9) Ang ikaduhang anghel mipatingog sa trumpeta (1/3 sa dagat, buhing mga linalang, ug mga barko nga nangaguba) .....           | 159 |
| .....   | 159 |
| (Pin 8:10-11) Ang ikatulong anghel mipatingog sa trumpeta (Ang Wormwood nahulog sa 1/3 sa mga suba) .....                               | 159 |
| (Pin 8:12-13) Ang ikaupat nga anghel mipatingog sa trumpeta (1/3 sa adlaw, bulan, ug mga bituon mingitngit) .....                       | 160 |
| .....   | 160 |
| <b>Kapitulo 9</b> .....   | 161 |
| (Pin 9:1-5) Ang ikalima nga anghel mipatingog sa trumpeta (Ang unang utang) .....   | 161 |
| (Pin 9:6) Ang kamatayon mokalagiw gikan sa mga tawo .....   | 161 |
| (Pin 9:7-10) Ang dagway sa mga dulon (Nasakitan nga mga tawo sulod sa 5 ka bulan).....  | 162 |
| (Pin 9:11) Ang hari sa anghel sa kahiladman nga bung-aw (Apollyon).....   | 162 |
| -Kapildihanvs.Kaluwasan .....   | 163 |
| (Pin 9:12) Ang katapusan sa 1st kaalaot .....   | 164 |
| (Pin 9:13-16) Ang ikaunom nga anghel mipatingog sa trumpeta (Ang ika-2 nga utang: 4 ka anghel sa dakong suba sa Euprates gibuhian)..... | 164 |
| -Ang mga numero 1,000, 10,000,&10,000 .....   | 165 |
| -Usa ka doble nga bahin .....   | 166 |
| (Pin 9:17-19) 1/3 sa mga tawo ang nangamatay sa kalayo, sa aso, ug sa asupre .....  | 167 |
| (Pin 9:20-21) Ang uban nga mga tawo wala maghinulsol sa mga buhat sa ilang mga kamot .....  | 167 |
| .....   | 167 |
| <b>Kapitulo 10</b> .....  | 168 |
| (Pin 10:1-2) Usa ka gamay nga libro (Ang tuo nga tiil sa gamhanang anghel sa dagat ug ang wala nga tiil sa yuta) .....                  | 168 |
| (Pin 10:3-4) Gitakpan ang mga butang nga gisulti sa 7 ka dalugdog .....   | 168 |
| (Pin 10:5-6) Ang anghel nanumpa sa Diyos (Ang magbubuhat sa langit, sa yuta, ug sa dagat) .....   | 168 |
| (Pin 10:7) Ang misteryo sa Dios natuman sa dihang ang 7 <sup>ika</sup> hapit na mutingog ang trumpeta .....                             | 169 |
| (Pin 10:8-11) Ang gamay nga libro (Dawata ug lamyon aron managna pag-usab) .....  | 170 |
| >> [Figure 10-1] Ang mga timailhan sa mga adlaw sa katapusan sa kalibutan (si Jesus ug ang Iyang mga disipulo) .....                    | 172 |
| - Ang mga timailhan sa pag-abot sa Anak sa tawo ug sa Ginoo sa kataposan niining kalibotana .....                                       | 172 |
| (1)Ang pag-abot sa adlaw: Sa dihang ang mga Judio moingon “Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo” .....                            | 172 |
| (2)Ang pag-abot sa Anak sa tawo(Wala mahibal-an ang adlaw ug oras).....   | 173 |
| (3)Ang pag-abot sa Ginoo(Wala mahibal-an ang oras).....   | 174 |
| A. Unsa man ang ilhanan sa kataposan niining kalibotana (2 ka ilhanan)? .....   | 174 |
| - Tunang sign niya(sa katapusan niining kalibotana) .....   | 174 |
| Ang Katapusan sa Kasakitan(Tmga butang nga atubangon sa mga tinun-an sa wala pa ang ikaduhang ilhanan,Pin 13:15)... 175                 |     |
| - Ang mga tinun-an gitugyan ngadto saang Kasakitan .....  | 177 |
| - Daghan ang nasakitan .....  | 177 |
| Ang transisyon gikan saang KasakitansaAng Dakong Kasakitan .....  | 179 |
| -Ang ikaduhang ilhanan(sa katapusan sa kalibutan).....  | 179 |
| B.Unsang ilhanan ang mahitabo sa diha nga kining mga butanga (ang pag-abot sa Anak sa tawo) hapit na mahitabo? .....                    | 180 |
| -Tsiya mga timailhan sa pag-abot sa Anak sa tawo (eksena sa yuta).....  | 180 |
| C. Unsa man ang ilhanan nga kining tanan nga mga butang (ang ika-70 nga semana sa Daniel) matapos? .....                                | 181 |
| - Kanus-a mokalagiw (Pagkahuman dayon sa Kasakitan ug Pagsugod sa Dakong Kasakitan).....  | 181 |
| <Ang Dakong Kasakitan> .....  | 182 |
| D. Kanus-a mahitabo kining mga butanga (ang pag-abot sa Ginoo)?.....  | 182 |
| -Ang dulumtanan sa pagkabiniyaan .....  | 182 |
| -Ang mga adlaw sa pagpanimalos .....  | 183 |
| -Ang mga adlaw pamub-on tungod sa mga pinili .....  | 184 |
| E. Kanus-a mahitabo kining mga butanga (ang pag-abot sa Anak sa tawo)? .....  | 185 |
| ① Ang 1st rapture para sa 144,000 (Ang pag-abot saang Anak sa tawo) .....   | 185 |

|   |     |
|---|-----|
| - Ang Adlaw ug Oras wala mahibaloi sa pag-abot sa Anak sa tawo .....  | 185 |
| -Pagpasipala batok sa mga logo ug sa rhema .....  | 187 |
| [Figure 10-b] Ang duha ka kawatan nga gilansang sa krus tapad ni Jesus.....   | 189 |
| ② Ang 2nd rapture para sa mga santos sa Dakong Kasakitan(Ang pag-abot sa Ginoo) .....   | 192 |
| -Oraswala mahibaloi sa pag-abot saang Ginoo .....   | 192 |
| -Adlaw ug Oras .....  | 192 |
| [Figure 10-2] Ang 3 nga Pag-ani ug Ang 4 nga Pagtan-aw .....  | 194 |
| [Figure 10-c] Ang pagkabanhaw ni Ginoong Jesu-Kristo .....  | 199 |
| -Himoa nga ang mga logo mounlod sa imong mga dalunggan .....  | 200 |
| F.Unsa ang timaan sa imong pag-anhi(ang pag-abot sa Ginoo)? .....   | 205 |
| -Antikristo,mini nga mga Kristo, &mini nga propetas.....  | 205 |
| G.Kanus-a mahitabo kining mga butanga (ang pag-abot sa Ginoo)? .....  | 206 |
| - Unsa ang mahitabo sa mga lawas sa katawhan sa Dios? .....   | 207 |
| [Figure 10-3] Ang pagkabanhaw sa mga patay.....   | 210 |
| .....   | 210 |
| <b>Kapitulo 11</b> .....  | 211 |
| (Pin 11:1-2) Sukda ang templo sa Dios.....  | 211 |
| (Pin 11:3-4) Ang duha (2) ka saksi .....  | 212 |
| - Kinsa ang duha (2) ka saksi?.....   | 212 |
| - Usa ka ihalas nga kahoy nga olibo & Usa ka maayong kahoy nga olibo .....  | 214 |
| (Pin 11:5-6) Ang awtoridad sa duha ka saksi.....  | 219 |
| -Sa wala pa ang dako ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo .....   | 219 |
| (Pin 11:7) Ang mananap mikayab gikan sa kahiladman nga bung-aw (gipatay ang 2 ka saksi).....  | 220 |
| (Pin 11:8) Ang mga patayng lawas sa duha ka saksi .....   | 221 |
| [Figure 11-a] 1. Paskuwa .....  | 225 |
| (Pin 11:9) Ang patayng lawas sa duha ka saksi makita sa tanan sulod sa 3 1/2 ka adlaw .....   | 226 |
| (Pin 11:10-13) Ang pagkabanhaw sa 2 ka propeta .....  | 226 |
| (Pin 11:14) Ang katapusan sa ika-2 nga kaalaotan (Ang misteryo sa Dios natuman sa diha nga ang ika-7 nga trumpeta hapit na motingog).....               | 227 |
| >>Ang 2nd rapture sa mga santos nga santos(Ang misteryo sa Dios natuman sa diha nga ang ika-7 nga trumpeta hapit na motingog).....                      | 227 |
| (Pin 11:15-16) Ang ika-7 nga anghel mipatingog sa trumpeta (Ang atong Ginoo ug ang Iyang Kristo ipasig-uli ang mga gingharian niini nga kalibutan)..... | 228 |
| -Ang atong Diyos naghari hangtod sa kahangtoran.....  | 228 |
| -Ang mga anak sa pagkabanhaw DILI makasinati ug KAMATAYON kay dili na sila MAMATAY .....  | 229 |
| -Ang kataposan moabot .....   | 230 |
| -Ang pagkabanhaw sa mga patay .....   | 230 |
| - <b>Ang Ginoo</b> (kyrios)amua <b>Dios</b> (theos) = usa <b>Ginoo</b> (kyrios) .....   | 231 |
| - Ang mga Saduceo (wala motuo sa pagkabanhaw).....  | 232 |
| -Ang pag-ampo ni Jesus ngadto sa Iyang Amahan sa langit (Ang ngalan sa GINOONG DIOS) .....  | 233 |
| - Ang paggamit sa ngalan "Ang GINOONG Dios".....  | 238 |
| [Figure 11-b] Ang rhema para sa pinili nga mga saksi sa Dios.....   | 239 |
| (Pin 11:17) Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan naghari.....   | 240 |
| (Pin 11:18) Ang kasuko sa Ginoong Dios nga Labing Gamhanan (Dios) & ang ganti .....   | 240 |
| -Ang Kasuko sa Dios(Ang dako ug makalilisang nga adlaw ni Jehova).....  | 241 |
| - 3 nga matang samga ganti .....  | 241 |
| (Pin 11:19) Ang templo sa Dios naabli (Ang kasal sa Kordero nagsugod) .....   | 247 |
| .....   | 247 |
| <b>Kapitulo 12</b> .....  | 248 |
| (Pin 12:1-2) Usa ka dakong ilhanan sa langit: Ang Babaye .....  | 248 |
| (Pin 12:3) Laing ilhanan nagpakita sa langit (Usa ka dakong pulang dragon nga may 7 ka ulo, 10 ka sungay, ug 7 ka diadema) .....                        | 248 |
| -10 ka diadema batok sa 7 ka diadema .....  | 250 |
| (Pin 12:4-5) Usa ka babaye (langitnong Jerusalem) nanganak ug lalaki nga lalaki (Ang 144,000) .....   | 252 |
| [Figure 12-a] Ang yuta ug ang yuta .....  | 255 |

|   |     |
|---|-----|
| (Pin 12:6) Ang babaye mikalagiw ngadto sa kamingawan aron pakan-on sulod sa 1,260 ka adlaw .....                            | 256 |
| (Pin 12:7-9) Gubat sa langit (Ang dakong dragon ug ang iyang mga anghel gitambog gikan sa langit ngadto sa yuta) .....      | 256 |
| - Ang Dakong Dragon, tigulang nga bitin, ang Yawa ug Satanas .....  | 257 |
| (Pin 12:10-11) Ang kaluwasan, gahom, ang gingharian sa atong Diyos, ug ang awtoridad ni Kristo sa Diyos miabot na .....     | 258 |
| (Pin 12:12-13) Ang dragon, nga hamubo na lang nga panahon, naglutos sa babaye (Ang kaligutgut sa yawa) .....                | 259 |
| (Pin 12:14) Ang babaye gipakaon sulod sa “usa ka tuig, mga tuig, ug katunga sa mga tuig” .....                              | 259 |
| [Hulagway 12-b]Usa ka panahonugmga panahonugtunga sa oras(ang pagbahin sa panahon, otunga).....                             | 260 |
| - Ang damgo ug ang mga panan-awon sa Bag-ong Babylonian nga hari .....  | 263 |
| -Ang dulumtanan sa pagkabiniyaan (70 ka semana ni Daniel,Dan 9:24-27) .....   | 266 |
| -1,290&1,335 ka adlaw.....  | 267 |
| -2,300 ka gabiiugmga buntag(Ang balaang mga santos himoong matarong hangtod sa 2,300 ka adlaw) .....                        | 268 |
| [Figure 12-c] 2,300 ka gabii ug buntag.....   | 270 |
| (Pin 12:15-16) Gilamoy sa yuta ang baha nga gisalibay gikan sa baba sa dragon .....   | 270 |
| (Pin 12:17-18) Ang nasuko nga dragon miadto aron sa pagpakiggubat sa salin sa binhi sa babaye .....                         | 270 |
| .....   | 270 |
| <b>Kapitulo 13</b> .....  | 271 |
| (Pin 13:1) Ang unang mananap gikan sa dagat (7 ka ulo, 10 ka sungay, ug 10 ka diadema nga may mapasipalahong ngalan) .....  | 271 |
| .....   | 271 |
| (Pin 13:2) Ang unang mananap gikan sa dagat (usa ka leopardo, usa ka oso, ug usa ka leon).....                              | 271 |
| (Pin 13:3) Usa sa 7 ka ulo (ang Romanong Gingharian) gipatay apan naayo (ang Bag-ong Romanong Gingharian).....              | 273 |
| (Pin 13:4-7) Ang dragon ug ang unang mananap gisimba sa tanang nagpuyo sa yuta .....  | 274 |
| -42 ka bulan .....  | 275 |
| -Usa ka panahon ug mga panahon ug ang pagbahin sa panahon(7 ka beseso7 ka tuig,Dan 4:23-25).....                            | 276 |
| -Ang kahulogan sa 12 ka bulan .....   | 277 |
| (Pin 13:8-9) Ang unang mananap gisimba sa tanang nagpuyo sa yuta .....  | 280 |
| (Pin 13:10) Ang pailub ug ang pagtoo sa mga balaan (gikuha nga binihag ug gipatay) .....                                    | 281 |
| (Pin 13:11) Ang ikaduhang mananap gikan sa yuta (adunay 2 ka sungay sama sa usa ka Kordero).....                            | 282 |
| - Kinsa ang mga mananap?.....   | 282 |
| (Pin 13:12-13) Ang ikaduhang mananap nagpugos sa mga molupyo sa yuta sa pagsimba sa unang mananap .....                     | 284 |
| (Pin 13:14) Ang ikaduhang mananap naglimbong sa mga nagpuyo sa yuta pinaagi sa mga ilhanan .....                            | 285 |
| (Pin 13:15) Ang espiritu gihatag ngadto sa larawan sa mananap aron makasulti .....  | 286 |
| (Pin 13:16) Gipugos sa ikaduhang mananap ang mga molupyo sa yuta nga makadawat ug marka sa ilang tuong kamot o agtang ..... | 286 |
| .....   | 286 |
| (Pin 13:17) Walay makapalit o makabaligya nga walay marka, ang ngalan sa mananap, ug ang numero sa iyang ngalan .....       | 286 |
| (Pin 13:18) 666 (Ipha ang numero sa mananap, nga mao ang numero sa usa ka tawo) .....                                       | 288 |
| -6(Ang numero sa usa ka tawo) .....   | 289 |
| [Figure 13-a] Mga Lakang sa Paglalang.....  | 290 |
| -Hulagwayvs.Pagkasama.....  | 291 |
| [Figure 13-b] Gusok sa tawo & Usa ka unod.....  | 293 |
| [Figure 13-c] Ang labing maayo nga halad ni Abel kay ni Cain.....   | 294 |
| [Figure 13-d] Ang basahon sa mga kaliwatan ni Adan .....  | 295 |
| -6(Ang tawo sa ika-6 nga adlaw).....  | 295 |
| -660(Ang numero sa mananap) .....   | 296 |
| -666(Numero sa usa ka tawo nga iya sa mananap) .....  | 296 |
| -666(Adonikam).....   | 296 |
| -666(Solomon) .....   | 297 |
| [Figure 13-0] Ang daan nga tabernakulo sa yuta (Daang Jerusalem nga hinimo sa kamot) .....                                  | 301 |
| [Figure 13-1] Ang 7 ka gingharian (damgo ug mga panan-awon ni Daniel).....  | 301 |
| [Figure 13-2] Ang 4 ka espiritu sa langit (Daniel 7-8).....   | 303 |
| -Ang pakigsaad sa pagpatuli alang sa walay katapusan nga pakigsaad .....  | 308 |
| -Ang Karaan sa mga Adlaw .....  | 309 |
| -Ang Walay Katapusan nga Gingharian.....  | 310 |
| [Figure 13-3] Ang mga mananap sa Daniel ug Pinadayag.....   | 311 |
| [Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya .....   | 316 |
| .....   | 316 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Kapitulo 14</b> .....   | 317 |
| (Pin 14:1-5) Usa ka Kordero ug 144,000 (ang maalamon nga mga ulay) nga nagbarog sa Bukid sa Zion (Ang unang pag-ani sa pagsakgaw).....   | 317 |
| >>Ang 1st rapture(Ang 1st rapture para sa maalamon nga mga birhen): Ang pag-abot sa Anak sa tawo.....                                    | 317 |
| -Ang 3 ka matang savmga irhin(Ang maalamon,Ang tanga, &Ang lain).....  | 318 |
| -Tulahi na siya,ang una nga katapusan.....   | 321 |
| -Usa ka sambingay sa kahoyng igera(Ang kahoy nga igos&tanang kahoy).....   | 322 |
| [Figure 14] Ang pito ka mga fiesta ni Jehova alang sa mga anak sa Israel.....  | 323 |
| (Pin 14:6-7) Ang unang anghel sa taliwala sa langit (Ang walay kataposang Ebanghelyo).....   | 324 |
| (Pin 14:8) Ang ika-2 nga anghel sa tunga-tunga sa langit (Ang pagkapukan sa Babilonia nga dakong siyudad).....                           | 324 |
| (Pin 14:9-11) Ang ika-3 nga anghel sa taliwala sa langit (Ang kaligutgut sa Dios).....   | 325 |
| (Pin 14:12-13) Bulahan ang mga nangamatay nga nangamatay diha sa Ginoo sukad karon.....  | 325 |
| <Ang adlaw ni Ginoong Jesus>.....  | 326 |
| (Pin 14:14-16) Ang Pag-ani (Ang 2nd rapture sa 3rd watch).....   | 326 |
| >>Ang 2nd rapture(Ang ika-3 nga pagbantay para sa buangbuang nga mga birhen): Ang pag-abot ni Ginoong Jesu-Kristo.....                   | 327 |
| (Pin 14:17-20) Ang pag-ani sa mga pungpong sa paras sa yuta (Ang kaligutgut sa Dios).....  | 327 |
| - Ang dugo migula gikan sa pug-anan sa bino (1,600 ka estadio).....  | 329 |
| -1,000.....  | 329 |
| -600.....  | 329 |
| - Ang pag-abot saang Anak sa Tawoug ang mga adlaw ni Noe.....  | 331 |
| -Ang paghukom sa Dios pinaagi sa logos ug sa rhema(sama sa mga adlaw ni Noe).....  | 331 |
| .....  | 332 |
| <b>Kapitulo 15</b> .....   | 333 |
| (Pin 15:1) Ang kasuko sa Diyos (Ang 7 ka kataposang hampak).....   | 333 |
| (Pin 15:2) Mga mananaug nga nagbarog sa dagat nga bildo nga gisagol sa kalayo.....   | 333 |
| (Pin 15:3-4) Ang awit ni Moises ug ang awit sa Kordero (Ang pagkamatarong sa Diyos nga walay balaod gipadayag).....                      | 334 |
| (Pin 15:5) Ang pag-abli sa Ang templo sa tabernakulo sa pagpamatuod didto sa langit.....   | 334 |
| (Pin 15:6) Ang 7 ka hampak.....  | 335 |
| (Pin 15:7) Ang 7 ka bulawan nga panaksan (puno sa kasuko sa Dios).....   | 335 |
| (Pin 15:8) Walay makasulod sa templo (hangtod ang 7 ka hampak sa 7 ka anghel mahuman).....   | 335 |
| .....  | 335 |
| <b>Kapitulo 16</b> .....   | 336 |
| (Pin 16:1) Ang 7 ka panaksan sa kapungot sa Diyos (Ang ika-3 nga utang).....   | 336 |
| (Pin 16:2) Ang 1st vial (sa yuta): usa ka dautan ug grabe nga samad.....   | 336 |
| (Pin 16:3) Ang ika-2 nga panaksan (sa dagat): ang matag buhing kalag nangamatay.....   | 336 |
| (Pin 16:4-7) Ang ika-3 nga panaksan (sa suba ug mga tuburan sa tubig): nahimong dugo.....  | 336 |
| (Pin 16:8-9) Ang ika-upat nga panaksan (sa adlaw): nasunog nga mga tawo sa kalayo.....   | 337 |
| (Pin 16:10-11) Ang ika-5 nga panaksan (sa trono sa mapintas nga mananap): Ang gingharian (sa Usa ka Kalibutan) napuno sa kangitngit..... | 337 |
| (Pin 16:12-14) Ang ikaunom nga panaksan (sa dakong suba sa Euprates): Nahubas ang tubig ug 3 ka mahugawng espiritu.....                  | 338 |
| 3 Mahugaw nga mga espiritu sama sa mga latigo.....   | 338 |
| (Pin 16:15) Ang Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo moabut sama sa usa ka kawatan.....   | 339 |
| <Ang adlaw sa Ginoo>.....  | 339 |
| -1 ka adlaw uban sa Ginoo=usa ka 1,000 ka tuig(1,000mga tuig= 1 ka adlaw).....   | 339 |
| <(Ang 2nd rapture sa 3rd watch)Ang pag-abot sa Ginoong Jesu-Kristo>.....   | 340 |
| <Ang adlaw sa atong Ginoong Jesu-Kristo>.....  | 340 |
| (Pin 16:16) Ang pagsugod sa Armagedon (Ang gubat sa dakong adlaw sa Diyos nga Labing Gamhanan).....                                      | 341 |
| (Pin 16:17-18) Ang ika-7 nga panaksan (ngadto sa kahanginan): Nahuman na (Usa ka kusog ug dakong linog sa yuta).....                     | 341 |
| (Pin 16:19-21) Ang dakong siyudad sa Babilonia nabahin sa 3 ka bahin (Ang kopa sa bino sa kabangis sa kapungot sa Diyos).....            | 342 |
| .....  | 342 |
| - [Hulagway 16-a]Ang 7 ka mga selyo.....   | 343 |
| - [Hulagway 16-b]7 Trumpeta.....   | 343 |
| - [Hulagway 16-c]7 Mga panaksan.....   | 343 |
| <Ang kapungot sa Dios ug ang adlaw sa kapungot sa Ginoong Dios nga Labing Gamhanan>.....   | 344 |
| .....  | 346 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Kapitulo 17</b> .....   | 347 |
| (Pin 17:1-2) Ang paghukom sa dakong bigaon .....   | 347 |
| (Pin 17:3-4) Usa ka mapula nga mananap (ang babaye) .....  | 347 |
| (Pin 17:5-6) MISTERYO, BABILONIA NGA DAKO, ANG INAHAN SA MGA BIGAON UG MGA DULAWANAN SA YUTA .....   | 348 |
| -MISTERYO, BABILONIA NGA DAKO,ANG INAHAN SA MGA BIGAON UG MGA DILAWAT SA YUTA(Pin 17:5).....   | 349 |
| (Pin 17:7) Ang misteryo sa babaye (Ang ikaduhang mananap nagdala sa dakong bigaon, Ang 7 ka ulo ug 10 ka sungay) .....                                   | 350 |
| - Ang ikaduhang mananap nagdala sa dakong bigaon (Ang 7 ka ulo ug 10 ka sungay) .....  | 350 |
| -(Pin 17:8) Ang ikaduhang mananap (nga kaniadto, dili karon, ug sa umaabot) .....  | 350 |
| (Pin 17:9) 7 ka ulo (7 ka gingharian) = 7 ka bukid .....   | 351 |
| - Ang 7 ka ulo ug 7 ka bukid nga gilingkoran sa babaye.....  | 351 |
| (Pin 17:10) 5 sa 7 ka hari napukan, ang ika-6 nga hari naghari, ug ang ika-7 nga hari naghari sa mubo nga panahon.....                                   | 351 |
| -7 gingharian.....   | 351 |
| -5 mga harinahulog na.....   | 351 |
| -ika-6 nga hari(sa Romanong gingharian) naghari .....  | 352 |
| -ika-7 nga hari(sa kasamtangang Ginghamian sa Babilonya) wala pa moabot (Pin 17:8) .....   | 352 |
| (Pin 17:11) Ang ikaduhang mananap, nga mao ang ika-8 nga hari, sa 7 ka hari, ug moadto sa kapildihan .....   | 352 |
| (Pin 17:12-13) Ang 10 ka hari wala pa makadawat ug gingharian, apan nakadawat ug awtoridad ingong mga hari sulod sa 1 ka oras uban sa unang mananap..... | 354 |
| - Gihatag sa 10 ka hari ang ilang gahom ug awtoridad sa unang mananap.....   | 354 |
| (Pin 17:14) Ang 10 ka hari uban sa unang mananap makiggubat sa Kordero (Ginoo sa mga ginoo, ug Hari sa mga hari).....                                    | 355 |
| (Pin 17:15) Ang mga tubig nga ginalingkoran sa bigaon (katawhan, panon sa katawhan, nasud, ug mga pinulongan) .....                                      | 355 |
| (Pin 17:16) Ang 10 ka sungay sa (1st) nga mananap nagsunog sa bigaon .....   | 355 |
| (Pin 17:17) Ang (1st) nga mananap mikuha sa gingharian sa mga katawhan, mga panon, mga nasod, ug mga pinulongan..  | 355 |
| (Pin 17:18) Ang babaye (Ang dakong bigaon) = Ang dakong siyudad.....   | 356 |
| .....  | 357 |
| <b>Kapitulo 18</b> .....   | 358 |
| (Pin 18:1-2) Ang pagkapukan sa Dakong Babilonya.....   | 358 |
| (Pin 18:3) Ang tanang kanasoran, ang mga hari ug ang mga magpapatigayon sa yuta nakainom sa bino sa kapungot sa iyang pagpakighilawas. ....              | 358 |
| (Pin 18:4) Gumula kamo sa Babilonia nga bantugan .....   | 359 |
| (Pin 18:5-8) Ang mga sala sa Babilonia gihukman sa Ginoong Dios .....  | 359 |
| (Pin 18:9) Ang mga hari sa yuta nakighilawas sa Babilonya .....  | 362 |
| (Pin 18:10-20) Ang paghukom sa dakong siyudad sa Babilonya sa 1 ka oras .....  | 362 |
| - Ang kahulogan sa "sa usa ka(1)oras" .....  | 364 |
| [Figure 18-a] Ang dako ug inila nga adlaw sa Ginoo .....   | 366 |
| (Pin 18:21-24) Ang dakong siyudad sa Babilonia (wala na makita) .....  | 367 |
| .....  | 368 |
| <b>Kapitulo 19</b> .....   | 369 |
| (Pin 19:1-2) Ang 1st Aleluya (Pagdayeg: usa ka dakong panon sa langit) .....   | 369 |
| (Pin 19:3) Ang 2nd Aleluya (Pagdayeg: usa ka dakong panon sa langit) sa langit.....  | 370 |
| (Pin 19:4-5) Ang ika-3 nga Aleluya (Pagdayeg: Ang 24 ka tigulang ug ang 4 ka buhing binuhat).....  | 370 |
| (Pin 19:6) Ang ikaupat nga Aleluya (Tanan sa langit: Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan naghari).....  | 370 |
| (Pin 19:7) Ang kasal sa Kordero miabot na .....  | 371 |
| (Pin 19:8) Ang babaye sa Kordero = Ang pagkamatarong sa balaang mga santos.....  | 372 |
| (Pin 19:9) Ang tinuod nga mga logo sa Dios (Ang panihapon sa kasal sa Kordero) .....   | 372 |
| (Pin 19:10) Ang pagpamatuod ni Jesus = Ang espiritu sa panagna .....   | 372 |
| -Ang pagpadayag ni Jesukristo .....  | 373 |
| [Figure 19-a] (Gigiyahan sa Espiritu) Ang mga anak sa Dios .....   | 375 |
| (Pin 19:11) Naabli ang langit (Ang naglingkod sa puti nga kabayo) .....  | 376 |
| (Pin 19:12-14) Armagedon (Ang Logos sa Diyos ug ang mga kasundalohan sa langit).....   | 376 |
| (Pin 19:15)Tsiya nga pug-anan sa bino sa kabangis ug kaligutgut sa Makagagahum nga Dios.....   | 377 |
| (Pin 19:16) Armagedon (HARI SA MGA HARI, UG GINOO SA MGA GINOO) .....  | 377 |
| - Armagedon (Iakup ang Gog & Magog ug ang pag-abot ni Ginoong Jesu-KristoSalmo 83).....  | 377 |
| -Ang ikaduhang higayon aron mabawi ang nahibilin sa katawhan sa Diyos, ang Israel.....   | 379 |
| -Tyuta sa Canaan(Ang yuta sa Israel) .....   | 379 |

|  |     |
|--|-----|
| [Figure 19-1] Duha ka gubat sa Gog ug Magog ug Armagedon.....  | 380 |
| [Figure 19-2] Ang babag sa Israeli West Bank .....   | 381 |
| - Ang kasamtangan nga gubat &Kalinaw ug Kaluwasan .....  | 383 |
| - Ang kalit nga kalaglagaan moabut ingon sa usa ka kawatan sa mangitngit nga mga panahon .....                                       | 383 |
| -Sodoma ug Gomorrassa wala pa ang adlaw sa Ginoo (mensahe sa Dios ngadto sa usa ka sulugoon).....                                    | 386 |
| -Ang gubat sa Armagedon.....   | 391 |
| - Ang gubat sa Armagedon (Zac 14:1-5).....   | 391 |
| - Ang gubat sa Armagedon (Sal 83:11-18).....   | 392 |
| - Ang gubat sa Armagedon (Eze 38:19-20).....   | 393 |
| - Ang gubat sa Armagedon (Zac 12:10) .....   | 393 |
| - Ang katapusan sa Armagedon (Eze 39:1-5).....   | 393 |
| - Isunog ang mga hinagiban sulod sa 7 ka tuig (Eze 39:9-10) .....  | 394 |
| - Si Gog (ang Anti-Kristo) ug ang iyang mga panon sa katawhanbe gilubong sa walog sa Hamongog (Eze 39:11-16) .....                   | 395 |
| - Ang tanan nga mga nasud makaila kang Jehova nga Dios sa tapus sa iyang paghukom .....  | 396 |
| (Pin 19:17-18) Ang panihapon sa dakong Diyos.....  | 396 |
| (Pin 19:19) Ang mananap, ang mga hari sa yuta, ug ang ilang mga kasundalohan nakiggubat batok sa Diyos.....                          | 397 |
| (Pin 19:20) Ang unang mananap ug ang mini nga propeta gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo .....                             | 397 |
| (Pin 19:21) Ang espada (ang rhema) ni Ginoong Jesu-Kristo mopatay sa mga salin.....  | 397 |
| .....  | 399 |
| <b>Kapitulo 20</b> .....   | 400 |
| (Pin 20:1) Ang yawe sa walay kinutuban nga gahong & Usa ka dakong kadena .....   | 400 |
| (Pin 20:2-3) Ang dragon (daan nga halas, ang Yawa, Satanas): Gitimbrehan ngadto sa kahiladman nga gahong sulod sa 1,000 ka tuig..... | 400 |
| -Ang gidugayon sa kinabuhi sa mga pamilya sa yuta sulod sa 1,000 ka tuig .....   | 400 |
| -Tnagsugod siya sa 1,000 ka tuig (Ang Tanaman sa Eden).....  | 400 |
| (Pin 20:4) Ang 144,000 ug ang Dakong Kasakitan nga mga santos nga maghari uban ni Kristo sulod sa 1,000 ka tuig .....                | 403 |
| <Ang adlaw ni Kristo>.....   | 403 |
| -Ang mga mananaug aron mabuhi ug maghari uban ni Kristo sulod sa 1,000 ka tuig .....   | 404 |
| (Pin 20:5-6) Ang unang pagkabanhaw (Ang ika-3 nga ani sa ika-4 nga pagbantay) .....  | 406 |
| >>Ika-3 nga anisa ika-4 nga pagbantay alang saang ubang mga birhen .....   | 407 |
| (Pin 20:7-8) Ang 1,000 ka tuig natapos (Gog ug Magog).....   | 407 |
| (Pin 20:9-10) Ang yawa gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre.....  | 407 |
| (Pin 20:11) Usa ka dakong puti nga trono .....   | 408 |
| (Pin 20:12) Duha ka libro nga giablihan sa atubangan sa Dios: (1) Ang mga Libro, (2) ang Basahon sa Kinabuhi.....                    | 408 |
| (Pin 20:13) Ang dagat ug kamatayon ug impyerno mihatag sa mga patay alang sa ilang paghukom .....                                    | 409 |
| (Pin 20:14) Ang ikaduhang kamatayon = Kamatayon ug Impiyerno.....  | 410 |
| (Pin 20:15) Kansang mga ngalan wala mahisulat sa Libro sa Kinabuhi = Ang linaw nga kalayo .....                                      | 410 |
| -Ang han-ay sa paghukom.....   | 410 |
| .....  | 411 |
| <b>Kapitulo 21</b> .....   | 412 |
| (Pin 21:1) Usa ka Bag-ong Langit ug Usa ka Bag-ong Yuta.....   | 412 |
| (Pin 21:2-3) Bag-ong Jerusalem (Ang Balaan nga Siyudad sa templo sa tabernakulo sa Diyos) .....                                      | 412 |
| (Pin 21:4) Ang unang Adan (kanimo, motaliwan).....   | 414 |
| (Pin 21:5-6) Ang tanang butang gibag-o (True & matitud-anon nga mga logo: Nahuman na).....   | 415 |
| (Pin 21:7) Ang mga mananaug (Ang mga anak sa Dios) .....   | 416 |
| [Figure 21-a] (Usa ka dakong misteryo) Si Kristo ug ang Simbahan 1/2.....  | 417 |
| [Figure 21-b] (Usa ka dakong misteryo) Si Kristo ug ang Simbahan 2/2.....  | 418 |
| [Figure 21-c] Ang tanang butang iya sa Dios .....  | 419 |
| (Pin 21:8) Ang ikaduhang kamatayon.....  | 420 |
| (Pin 21:9)①Ang asawa sa Cordero.....   | 420 |
| (Pin 21:10-14) Ang Balaan nga Jerusalem (Ang Balaan sa Labing Balaan sa tabernakulo sa Dios) .....                                   | 420 |
| - Ang Balaan nga Jerusalem.....  | 421 |
| (Pin 21:15-16) Pagsukod sa Balaan nga Jerusalem (Ang Balaan sa Labing Balaan sa tabernakulo sa Dios) .....                           | 422 |
| (Pin 21:17) Pagsukod sa paril sa Balaang Jerusalem .....   | 423 |
| (Pin 21:18-20) Bililhong mga bato sa paril sa siyudad .....  | 423 |



|  |     |
|--|-----|
| (Pin 21:21) 12 ka perlas sa 12 ka ganghaan & purong bulawan nga siyudad .....                      | 424 |
| (Pin 21:22) Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan ug ang Kordero.....                               | 424 |
| (Pin 21:23) Ang himaya sa Dios(sa templo sa Dios) .....  | 425 |
| [Figure 21-d] Ang mga logo gitipigan, gitagana sa kalayo.....                                      | 426 |
| [Figure 21-e] Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan & Ang Kordero = Ang templo .....                | 427 |
| (Pin 21:24) ② Ang mga hari sa yuta&③Ang naluwas nga mga nasud.....                                 | 428 |
| (Pin 21:25-26)③Ang naluwas nga mga nasud .....   | 428 |
| (Pin 21:27) Mga ngalan nga nahisulat sa Libro sa Kinabuhi sa Kordero.....                          | 428 |
| [Figure 21-1] Kon sa unsang paagi ang katawhan sa Diyos makasulod sa tabernakulo sa Diyos .....    | 429 |
| -Gikan sa ubos nga kahimtang nga lawas hangtod sa mahimayaong lawas .....                          | 429 |
| -Ang katawhan sa Diyos mosulod sa tabernakulo sa Diyos, nga magdala ug lain-laing mga himaya ..... | 430 |
| [Figure 21-2] Ang bag-ong tabernakulo sa langit & Ang templo sa Dios .....                         | 432 |
| [Figure 21-f] Ang Tabernakulo sa Dios .....  | 433 |
| .....  | 433 |
| <b>Kapitulo 22</b> .....   | 434 |
| (Pin 22:1) Ang trono sa Diyos ug sa Kordero (Usa ka putli nga suba sa tubig sa kinabuhi) .....     | 434 |
| (Pin 22:2) Ang kahoy sa kinabuhi (mitubo gikan sa lunsay nga suba sa tubig sa kinabuhi) .....      | 434 |
| (Pin 22:3-4) Ang mga alagad sa Diyos makakita sa nawong sa Diyos (Ang adlaw sa Diyos) .....        | 434 |
| <Ang adlaw sa Dios>.....   | 434 |
| (Pin 22:5) Ang mga alagad sa Diyos maghari hangtod sa khangtoran .....                             | 435 |
| (Pin 22:6) Ang mga logo (Matinud-anon ug tinuod).....  | 435 |
| -Ang mga logo&ang rhema sa Dios .....  | 436 |
| (Pin 22:7) Itago ang mga logo sa propesiya niini nga Libro (Ako moabut sa madali).....             | 436 |
| (Pin 22:8-9) Ang manulonda maoy isigkaalagad ni Juan, mga igsoon, ug mga propeta .....             | 437 |
| (Pin 22:10) Pagtangtang sa selyo sa mga logo sa tagna niini nga basahon .....                      | 437 |
| (Pin 22:11) Matarong (balaan) batok sa Dili matarong (dili balaan) .....                           | 438 |
| (Pin 22:12-13) Ang pag-abot ni Ginoong Jesu-Kristo ug ang lyang ganti .....                        | 438 |
| (Pin 22:14) Ang mga ganghaan sa balay sa tabernakulo sa Dios .....                                 | 439 |
| (Pin 22:15) Kadtong anaa sa gawas sa balaang siyudad .....   | 440 |
| (Pin 22:16) Ang Mahayag ug Bitoon sa Kabuntagon (Ang Ginoong Jesu-Kristo) .....                    | 440 |
| (Pin 22:17) Umari ka ug kuhaa ang tubig sa kinabuhi nga walay bayad .....                          | 441 |
| (Pin 22:18) Ayaw pagdugang sa mga logo sa tagna niini nga basahon .....                            | 442 |
| (Pin 22:19) Ayaw kuhaa ang mga logo sa tagna niini nga libro .....                                 | 442 |
| (Pin 22:20) Ang Ginoong Jesus moabot sa madali.....  | 442 |
| (Pin 22:21) Ang grasya sa atong Ginoong Jesu-Cristo.....   | 444 |
| Ang usa ka karnero (imong) pag-ampo ngadto sa Magbalantay (ang Kordero) .....                      | 445 |
| [Figure 22-a] Ang Panaw sa Kaluwasan .....   | 446 |
| .....  | 446 |
| [Katapusang mensahe] Ang misteryo ni Kristo (Ang mga Hentil, Tanan nga mga nasud).....             | 447 |
| -Ang Sulat ni Pablo sa mga Judio ugtsiya Balaan nga mga santos(1/10) .....                         | 448 |
| - Ang mga Judio ug pagtuli (2/10).....   | 448 |
| - Ang pagkaapostol ni Pablo ug Pedro (3/10) .....  | 450 |
| -Ang mga Judio, ang mga Griego, ug ang mga Hentil(4/10) .....                                      | 451 |
| -Usa ka Nasud sa Dios batok sa mga Gentil nga nasud(5/10).....                                     | 452 |
| -Fgikan sa mga Hudiyong ngadto sa Hentil nga mga nasod (6/10).....                                 | 453 |
| - Ang Ginoo, ang Ginoong Jesus, ug ang Ginoong Jesu-Kristo (7/10) .....                            | 454 |
| - Ang kaluwasan sa Diyos sa tanan (8/10) .....   | 455 |
| - Ang misteryo ug ang Hentil nga mga nasud (9/10) .....  | 456 |
| - Mahimong matinud-anon ug maalamon nga piniyalan sa Ginoo (10/10).....                            | 457 |
| * Sa tanang mga alagad sa pagkadili-matarong (Be the faithful and wise steward of the Lord) .....  | 458 |
| * Buhata kini kung masipyat ka sa unang pagbayaw .....   | 459 |
| .....  | 459 |
| <b>Bibliograpiya</b> .....   | 460 |



[2] Ang Timeline sa Tagna sa Pinadayag

| The 1st half of Daniel's 70th week   |  | The 2nd half of Daniel's 70th week  |  |
|--|--|---|--|
| Gentiles' time   |  | The Winter Feasts of the LORD   |  |
| The Spring Feasts of the LORD<br>Tribulation (3.5 years)   |  | The Fall Feasts of the LORD   |  |
| * AOD  |  | * WOG: The wrath of the Lamb (Rev 6:17), of the Lord God Almighty (Rev 8:1-11:18), of God (Rev 15-16) |  |
| * Abomination of Desolation  |  | * Wrath of God  |  |
| → 1st rapture harvest (Rev 7:4-8)  |  | → 2nd rapture harvest (Rev 7:9; 11:14; 14:14; 16:15)  |  |
| → 3rd harvest (Rev 20:5-6)   |  | → The Wrath of God (The great and dreadful day of the LORD, Mal 4:5; Rev 6:17)                        |  |
| AOD  |  | 1,000 years (The remnants are in the garden of Eden in the paradise of God)                           |  |
| The Great Tribulation  |  | Heavenly Jerusalem  |  |
| The hour of temptation   |  | The New Jerusalem   |  |
| The Revelation of Jesus Christ   |  | The Holy Jerusalem  |  |
| The readers of the logos of prophecy are blessed (The time is at hand)   |  |   |  |
| The 7 churches & The 7 Spirits   |  |   |  |
| Jesus Christ: The ruler of the kings and the rulers of the ground  |  |   |  |
| (Rev 1:7) He comes with clouds   |  | (Rev 1:6) Jesus Christ (made us kings and priests to God and His Father)                              |  |
| (Rev 1:8) The Lord, the Almighty   |  |   |  |
| (Rev 1:9) The logos of God, The witness of Jesus Christ  |  |   |  |
| (Rev 1:10-11) On the Lord's day (A trumpet, in the Spirit)   |  |   |  |
| The seven candlesticks   |  |   |  |
| White hairs of His head, eyes, feet, & voice   |  |   |  |
| The seven stars & A sharp two-edged sword  |  |   |  |
| The first and the last (The keys of hell and of death)   |  |   |  |
| The revelation of the mystery of the 7 stars (the angels of the 7 churches) & the 7 golden candlesticks (the 7 churches) |  |   |  |
|  |  | (Rev 2:1-7) (1) Unto the angel of the church of Ephesus (The tree of life)                            |  |
|  |  | (Rev 2:8-11) (2) Unto the angel of the church of Smyrna (10 days of Tribulation)                      |  |
|  |  | (Rev 2:12-17) (3) Unto the angel of the church of Pergamos (The hidden manna)                         |  |
|  |  | (Rev 2:18-29) (4) Unto the angel of the church in Thyatira (the Great Tribulation)                    |  |
|  |  | (Rev 3:1-6) (5) Unto the angel of the church in Sardis (Name in the Book of Life)                     |  |
|  |  | (Rev 3:7-13) (6) Unto the angel of the church in Philadelphia (A pillar)                              |  |
|  |  | (Rev 3:14-22) (7) Unto the angel of the church of the Laodiceans (Neither cold nor hot)               |  |
|  |  | (Rev 4:1-4) A door opened in heaven: The Lamb & the 24 elders   |  |
|  |  | (Rev 4:5) 7 lamps of fire & the 7 Spirits of God  |  |
|  |  | (Rev 4:6-7) The four (4) living creatures   |  |
|  |  | (Rev 4:8) The Lord God Almighty (who was, and is, and is to come)                                     |  |
|  |  | (Rev 4:9-11) God is worshipped in heaven  |  |



| The 1st half of Daniel's 70th week |   | The 2nd half of Daniel's 70th week  |   |
|------------------------------------|---|---|---|
| Gentiles' time                     |   | The Winter Feasts of the LORD   |   |
| The Spring Feasts of the LORD      |   | The Fall Feasts of the LORD   |   |
| Tribulation (3.5 years)            |   | Great Tribulation (3.5 years)   |   |
| * AOD                              |   | * WOG: The wrath of the Lamb (Rev 6:17), of the Lord God Almighty (Rev 8:1-11:18), of God (Rev 15-16) |   |
| * Abomination of Desolation        |   | * Wrath of God  |   |
|                                    | →1st rapture harvest (Rev 7:4-8)  | →2nd rapture harvest (Rev 7:9; 11:14; 14:14; 16:15)   | →The Wrath of God (The great and dreadful day of the LORD, Mal 4:5; Rev 6:17) |
|                                    |   | →3rd harvest (Rev 20:5-6)   |   |
|                                    | AOD   | 1,000 years (The remnants are in the garden of Eden in the paradise of God)                           |   |
|                                    | The Great Tribulation   | Armageddon  | The New Jerusalem   |
|                                    | The hour of temptation  | 1 Hour  | The Holy Jerusalem  |
| <b>Trumpets</b>                    |   |   |   |
| 1st (T)                            |   | (Rev 8:6) The 7 angels with the 7 trumpets prepare to sound   |   |
| 2nd (T)                            |   | (Rev 8:7) The 1st angel sounded the trumpet (1/3 of the trees & all green grass burned up)            |   |
| 3rd (T)                            |   | (Rev 8:8-9) The 2nd angel's trumpet sounded (1/3 of the seas, living creatures, & ships destroyed)    |   |
| 4th (T)                            |   | (Rev 8:10-11) The 3rd angel sounded the trumpet (Wormwood fell on a 1/3 of the rivers)                |   |
| 5th (T)                            |   | (Rev 8:12-13) The 4th angel sounded the trumpet (1/3 of the sun, moon, & stars darkened)              |   |
|                                    |   | (Rev 9:1-5) The 5th angel sounded the trumpet (The 1st owe)   |   |
|                                    |   | (Rev 9:6) Death flees from men  |   |
|                                    |   | (Rev 9:7-10) The likeness of the locusts (hurt men for 5 months)                                      |   |
|                                    |   | (Rev 9:11) The king of the angel of the bottomless pit (Apollyon)                                     |   |
|                                    |   | (Rev 9:12) The end of the 1st woe   |   |
| 6th (T)                            |   | (Rev 9:13-16) The 6th angel's trumpet sound (The 2nd owe: 4 angels at the great river Euphrates)      |   |
|                                    |   | (Rev 9:17-19) 1/3 of men are killed by the fire, the smoke, & the brimstone                           |   |
|                                    |   | (Rev 9:20-21) The rest of the men did not repent of the works of their hands                          |   |
|                                    |   | (Rev 10:1-2) A little book (Mighty angel's right foot on the sea & the left foot on the ground)       |   |
|                                    |   | (Rev 10:3-4) Sealed up the things spoken by the 7 thunders  |   |
|                                    |   | (Rev 10:5-6) The angel swore to God (The creator of heaven, the ground, and the sea)                  |   |
|                                    |   | (Rev 10:7) The mystery of God fulfilled when the 7th trumpet is about to sound                        |   |
|                                    |   | (Rev 10:8-11) The little book (Receive & devour to prophesy again)                                    |   |
|                                    | (Rev 11:1-2) Measure the temple of God  |   |   |
|                                    | (Rev 11:3-4) The Two witnesses  |   |   |
|                                    | (Rev 11:5-6) Two witnesses' authority   |   |   |
|                                    | (Rev 11:7) The beast ascends out of the bottomless pit (kills the 2 witnesses)                    |   |   |
|                                    | (Rev 11:8) The dead bodies of the two witnesses   |   |   |
|                                    | (Rev 11:9) The dead bodies of the two witnesses are seen by all for 3 1/2 days                    |   |   |
|                                    | (Rev 11:10-13) The resurrection of the 2 witnesses  |   |   |
|                                    | (Rev 11:14) The 2nd woe ends (The mystery of God fulfills when the 7th trumpet is about to sound) |   |   |
| 7th (T)                            |   | (Rev 11:15-16) The 7th trumpet sounded (Our Lord & His Christ restore the kingdoms of this world)     |   |
|                                    |   | (Rev 11:17) The Lord God Almighty reigns  |   |
|                                    |   | (Rev 11:18) The wrath of the Lord God Almighty (God) & the reward                                     |   |
|                                    |   | (Rev 11:19) The temple of God opens (The marriage of the Lamb begins)                                 |   |





| The 1st half of Daniel's 70th week                       |        | The 2nd half of Daniel's 70th week   |  |
|--|--------|--|--|
| Gentiles's time  |        | The Winter Feasts of the LORD  |  |
| The Spring Feasts of the LORD<br>Tribulation (3.5 years) |        | The Fall Feasts of the LORD  |  |
| Summer Feasts<br>Tribulation                             |        | * AOD Great Tribulation (3.5 years)<br>* Abomination of Desolation   |  |
| * AOD  |        | * Wrath of God   |  |
|  |        | → 1st rapture harvest (Rev 7:4-8)  | → 2nd rapture harvest (Rev 7:9; 11:14; 14:14; 16:15)<br>→ The Wrath of God (The great and dreadful day of the LORD, Mal.4:5, Rev.6:17)<br>→ 3rd harvest (Rev.20:5-6) |
| Tribulation  | AOD    | The Great Tribulation  | 1,000 years (The remnants are in the garden of Eden in the paradise of God)<br>Heavenly Jerusalem<br>The New Jerusalem   |
|  | 1 Hour | The hour of temptation   | 1 Hour<br>The Holy Jerusalem   |
|  |        | (Rev 17:3-4) A scarlet beast & the woman   | (Rev 17:1-2) The judgment of the great harlot  |
|  |        | (Rev 17:5-6) MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS & ABOMINATIONS OF THE GROUND                |  |
|  |        | (Rev 17:7) The mystery of the woman (The 2nd beast carries the great harlot. The 7 heads and 10 horns)     |  |
|  |        | (Rev 17:8) The 2nd beast (who was, is not, and is to come)   |  |
|  |        | (Rev 17:9) 7 heads (kingdoms) = 7 mountains  |  |
|  |        | (Rev 17:10) 5 out of 7 kings fell, the 6th king reigns, and the 7th king reigns a short space              |  |
|  |        | (Rev 17:11) The 2nd beast, who is the 8th king, is of the 7 kings, & goes into the perdition               |  |
|  |        | (Rev 17:12-13) The 10 kings with no kingdom received authority as kings for 1 hour with the 1st beast      |  |
|  |        | (Rev 17:14) The 10 kings with the 1st beast will make war with the Lamb (Lord of lords, and King of kings) |  |
|  |        | (Rev 17:15) The waters which the harlot sits (peoples, multitudes, nations, & tongues)                     |  |
|  |        | (Rev 17:16) The 10 horns on the (1st) beast burned the harlot  |  |
|  |        | (Rev 17:17) The (1st) beast takes the kingdom of peoples, multitudes, nations, and tongues                 |  |
|  |        | (Rev 17:18) The woman (The great harlot) = The great city  |  |
|  |        | (Rev 18:1-2) The fall of Babylon the great   |  |
|  |        | (Rev 18:3) All nations, the kings & ground merchants drank the wine of the wrath of fornication            |  |
|  |        | (Rev 18:4) Come out of Babylon the great   |  |
|  |        | (Rev 18:5-8) The sins of Babylon are judged by the Lord God  |  |
|  |        | (Rev 18:9) The 10 kings of the ground committed fornication with Babylon                                   |  |
|  |        | (Rev 18:10-20) The judgment on the great city Babylon in 1 hour  |  |
|  |        | (Rev 18:21-24) The great city Babylon (no longer be found)   |  |










[4] Unsaon pagbasa



**[5] Usa ka lista sa mga presentasyon sa video gikan sa “The Rhema of the Lord’ website<sup>1</sup>**

- [01] Ang pito ka adlaw sabinuhat sa Dios
- [02] Ang Tanaman sa Eden
- [03] Unsa ang gusok sa usa ka tawo?
- [04] Ang bunga sa yuta batok sa mga bunga sa pagkamatarung
- [05] Ang pagbag-o ni Adan ngadto sa usa ka maalamon nga Birhen
- [06] Ang basahon sa mga kaliwatan gikan kang Adan hangtod kang Jesus (Ang mga anak sa Israel ug Israel)
- [07] Ang mga kaliwatan gikan kang Adan hangtod kang Abraham + Babaye (Hulagway ug dagway)
- [08] Ang pito ka mga fiesta sa Ginoo alang sa mga anak sa Israel (Jesus gikan sa bata nga lalaki ngadto sa Ginoo)
- [09] [Ang mga fiesta sa GINOO] 1. Paskuwa
- [10] Mga adlaw sa wala pa ang “Pista sa Paskuwa”
- [11] (bisti ni Jesus) Sa wala pa ang “pista sa Paskuwa”
- [12] [Ang mga pista sa GINOO] (1) Paskuwa ug (2) Tinapay nga Walay Lebadura (Ang kaliwatan ni Jesu-Kristo)
- [13] Ang pulong (logos & rhēma)
- [14] Paghinulsol, Bautismo ug Espiritu Santo
- [15] Ang Ebanghelyo sa logos sa Diyos (Jesus ug Jesu-Kristo sa Nazareth)
- [16] Ang mga Hentil (Ang misteryo ni Kristo)
- [17] [Ang mga fiesta sa GINOO] (3) Unang mga bunga (Ang balay ni Jehova nga Diyos)
- [18] [Ang mga fiesta sa GINOO] (3) Unang-bunga (Ang 144,000)
- [19] Ang yuta ug ang yuta
- [20] (Usa ka hait) Sakuban, Espada, ug Espada nga Duha ang sulab
- [21] Kasabotan, gawas nga sirkunsisyon, sulod nga sirkunsisyon
- [22] Paghubad sa Kasulatan sa bag-ong tugon
- [23] Ang tinapay, Ang mana, Ug ang tinago nga mana
- [24] Ang balay sa Dios (Ikaw ang Balaan nga Jerusalem)
- [25] Usa ka malisud nga panultihon (Ang logos) & Ang mga buhat sa Dios
- [26] Ang Paskuwa sa Ginoo (Ang Bag-ong Tugon)
- [27] Unod, Kalag, ug Espiritu Salmo 23
- [28] Ang bunga sa Espiritu
- [29] (Ang Paskuwa sa Ginoo) Ang mga disipulo vs Ang mga apostoles – Miabot na ang takna
- [30] Ang Komunyon
- [31] Usa ka Nazareo ngadto sa Dios (Ang Buhok sa Ulo)
- [32] (Usa ka dakong misteryo) Kristo ug ang Simbahan – Ang tanang butang iya sa Diyos
- [33] Apil ang imong kaugalingon niini nga Karwahe
- [34] Sumala sa Espiritu ug Ubos sa grasya (Ang rhema: alang sa pinili nga mga saksi sa Dios)
- [35] (Mga Apostoles) Mga Tinun-an nga adunay Gahum & Awtoridad
- [36] Ang mga samingay Ang gingharian sa Langit & Ang gingharian sa Dios
- [37] Ang uma sa dugo (Usa ka pagpanag-iya) & Gipalit ka sa usa ka bili (usa ka kadungganan)
- [38] Ang paglansang sa krus ni Jesus & Ang duha ka kawatan nga gilansang sa krus sunod ni Jesus
- [39] Posibleng han-ay sa panahon sa paglansang sa krus, Ang una ug kataposang Adan, ug Ang pagkabanhaw sa mga patay
- [40] [Ang mga fiesta sa GINOO] 4. Pentecostes
- [41] Magtubo diha sa Ginoo aron mahimong dalawaton sa Dios
- [42] [Ang mga fiesta sa Ginoo] 5. Trumpeta
- [43] (Gigiyahan sa Espiritu) Ang mga anak sa Dios
- [44] Ang logos ug ang rhema sa kataposang mga adlaw (2 Pedro 3) & Ang tagna sa kasulatan (2 Pedro 1 & 3)
- [45] [Ang mga fiesta sa GINOO] 6. Pag-ula
- [46] Ang pagkabanhaw sa Kinabuhi
- [47] [Ang mga fiesta sa GINOO] 7. Mga tabernakulo
- [48] [Ang mga fiesta sa GINOO] 8. Hanukkah
- [49] Ang Panaw sa Kaluwasan (mga summary sa video gikan sa #1 hangtod #48)

---

<sup>1</sup> 49 videos from [www.theRhemaOfTheLord.com](http://www.theRhemaOfTheLord.com).



## Chapter 1

### (Pin 1:1-2) Ang Pinadayag ni Jesu-Kristo

**Pin 1:1**<sup>2</sup> Ang Pinadayag (apokalypsis)<sup>G602</sup> ni Jesukristo, nga gihatag sa Dios kaniya, aron ipakita sa iyang mga alagad (*plural*)<sup>G1401</sup> mga butang nga sa dili madugay mahitabo; ug siya nagpadala ug nagpahibalo niini pinaagi sa iyang anghel ngadto sa iyang sulugoon nga si Juan:  
**Pin 1:2** Kinsa ang nagrekord (bare witness)<sup>G3141</sup> sa pulong (ang mga logo)<sup>G3056</sup> sa Ginoo, ug sa pagpamatuod (saksi)<sup>G3141</sup> ni Jesukristo, ug sa tanang butang nga iyang nakita.

- ☞ **Pin 1:1**<sup>3</sup> **Ang Pagpadayag ni Jesukristo** (Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ), nga **Dios** gihatag ngadto Kaniya, sa pagpakita ngadto sa iyang mga sulugoon mga butang nga sa dili madugay mahitabo; ug siya mipadala ug mipahibalo niini pinaagi sa iyang anghel ngadto sa iyang sulugoon nga si Juan.
- ☞ **Pin 1:2** Kinsa ang nagsaksi sa **ang mga logo sa Dios**, ug sa **ang saksi sa Jesukristo**, ug sa tanang butang nga iyang nakita.

#### -Ang mga logo sa Dios

- **Dios** mihatag **ang Pagpadayag ni Jesukristo** → kay John → ug gipaila kini pinaagi sa pagpadala sa Iyang anghel ngadto sa Iyaha alagad Juan.  
→ **Dios** mihatag **ang Pagpadayag ni Jesukristo** ngadto kang Juan ug gipaila kini pinaagi sa pagpadala sa Iyang anghel ngadto sa Iyang sulugoon Juan nga nagsaksi sa ang mga logo sa Dios (o Jesukristo), aron ipakita sa Iyang mga alagad (o ikaw kinsa nagpuyo sumala ngadto sa Bag-ong Tugon) ang mga butang nga sa dili madugay mahitabo.<sup>4</sup>
- **Juan 1:1-8** nagrekord nga **ang mga logo mao ang Dios** sa sinugdanan (ang una) ug ang “tanang butang” gihimo ni **Dios**, ug gikan sa usa ka saksi nga ngalan si Juan **Dios** sa pagsaksi sa **ang Kahayag**<sup>G5457</sup> aron ang tanang lalaki pinaagi kaniya makatoo (**ang mga logo**).

*Si Jhn 1:1 Sa sinugdanan (ang una)<sup>G746</sup> mao ang Pulong (**mga logo**),<sup>G3056</sup> ug ang Pulong (**mga logo**) uban **Dios**, ug ang Pulong (**mga logo**) maoy **Dios**.*

*Si Jhn 1:2 Parehas (**ang mga logo**)<sup>G3778</sup> diha sa sinugdanan uban sa **Dios**.*

*Si Jhn 1:3 **Tanang butang mga qihimo** (mahimong)<sup>G1096</sup> pinaagi kaniya; ug kon wala kaniya walay bisan unsa nga nahimo nga nahimo.*

- Ang "Sa sinugdan" nagpasabut nga "**ang una**," nga nagtumong sa **ang mga logo sa Dios**. Ang Basahon sa Pinadayaggisulat ni **sa Dios** alagad nga si Juan, nga maoy saksi sa **Jesukristo** (**Jesukristo** kinsa ni **ang mga logo sa Dios**).<sup>5</sup>

#### • **Saksi**<sup>G3141</sup>

*1Ju 5:9 Kon atong dawaton ang saksi<sup>G3141</sup> sa mga lalaki, ang saksi<sup>G3141</sup> sa **Dios** mas dako: kay kini mao ang saksi<sup>G3141</sup> sa **Dios** nga iyang gipamatuod (pagsaksi)<sup>G3140</sup> sa iyang Anak.*

*1Ju 5:10 Siya nga nagatoo sa **ang Anak sa Dios** adunay saksi<sup>G3141</sup> sa iyang kaugalingon: siya nga wala motuo sa Dios naghimo kaniya nga bakakon; tungod kay wala siya motoo sa talaan niana*

*Gihataq sa Diyos ang iyang Anak.*

*1Ju 5:11 Ug kini mao ang talaan (ang saksi),<sup>G3141</sup> nga **Dios** gihataq kanato **kinabuhing dayon**, ug kini **kinabuhiana** sa iyang Anak.*

<sup>2</sup> Unless otherwise noted, all biblical passages referenced are in the King James Version.

<sup>3</sup> The writer has re-translated all verses of the Book of Revelation using the Strong's Lexicon from [www.blueletterbible.org](http://www.blueletterbible.org).

<sup>4</sup> **Rev 22:6**, refer to "[Figure 1-a]" or Video 15. "The Gospel of the logos of God." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/).

<sup>5</sup> For further details of "the first & the last," refer to ("**Rev 1:10-11**) On the Lord's day (A trumpet, in the Spirit)."



- **Ang saksi:** “**Dios** gihatag kanato (**ang mga magtotoo**) **kinabuhing dayon**, ug kini **kinabuhinaa sa Iyang Anak**.”
  - **Ang saksi** sa **Dios** nagpamatuod sa Iyang Anak, sa ingon siya nga adunay **ang Anak sa Dios** adunay **ang saksi** (**kinabuhi**) sa iyang kaugalingon.

**1Ju 5:13** Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga mituo sa ngalan ni **ang Anak sa Dios**; aron kamo mahimo **nahibalonga** naa nimong **kinabuhing dayon**, ug aron kamo mahimo **motuo** sa ngalan sa **ang Anak sa Dios**.

**1Ju 4:15** Bisan kinsa nga mosugid niana **Hesus** mao ang **ang Anak sa Dios**, **Dios** nagapuyo diha kaniya, ug siya sa **Dios**.

- Gisulat ni Juan ang mga butang aron mahimo nimo
  - (1) motuo sa ngalan sa **ang Anak sa Dios** (nga **Hesus** mao ang **ang Kristo**, **ang Anak sa Dios**, [Juan 20:31](#)), ug
  - (2) nga sa pagtoo, ikaw makabaton **kinabuhi** pinaagi sa iyang ngalan ([Juan 20:31](#)), ug hibalo **adunay kinabuhing dayon**.

nga ikaw

- Ang mao nga Juan, usa ka tawo nga gipadala gikan sa Dios, misulat usab sa Ebanghelyo ni Juan ([Juan 1:6](#), [1 Juan](#), [2 Juan](#), ug [3 Juan](#)).


- † Tan-awa ang video 13 aron mahibal-an kung giunsa **Hesus** mao ang **ang Kristo**, **ang Ginoo**, ug unsaon **ang mga logo** nahimong **ang rhema**.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Refer to “[Figure 1-b]” or Video 13. “The word (logos & rhema).” [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).




[Figure 1-a] Ang Ebanghelyo sa logos sa Dios<sup>7</sup>



<sup>7</sup> Video 15. "The Gospel of the logos of God." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/).

[Figure 1-b] Ang pulong (logos & rhēma)<sup>8</sup>



<sup>8</sup> Video 13. "The word (logos & rhēma)." [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

(Pin 1:3) Ang mga magbabasa sa mga logo sa tagna gipanalanginan (Ang panahon haduol na)

Pin 1:3 Bulahan siya nga nagabasa, ug sila nga nagapatalinghug sa mga pulong (ang logos)<sup>G3056</sup> niini nga propesiya,<sup>G4394</sup> ug bantayi ang mga butang nga nahisulat niini: kay ang panahon haduol na.

☞ Pin 1:3 **Bulahan** mao siya nga nagabasa, ug sila nga nagapatalinghug **ang mga logo** niini **panagna**, ug bantayi kadtong mga butang nga nahisulat niini: kay **ang panahon haduol na**.

- Ngano nga ang mga magbabasa sa mga logo sa propesiya mapanalanginan?  
- Bulahan sila kay magakaon sila ug tinapay Sa gingharian sa **Dios**. Buot ipasabot, buhaton nila ayaw na pag-inom sa bunga sa paras (**ang mga logo**), hangtod nianang adlaw nga ilang imnon kini nga bag-o (**ang rhema**) sa gingharian sa **Dios**.

→ **Selyo**<sup>G4972</sup> dili ang pulong (**ang mga logo**)<sup>G3056</sup> sa tagna niini nga basahon: kay ang panahon haduol na (Pin 22:10).

(Pin 1:4) Ang 7 ka simbahan ug ang 7 ka Espiritu

Pin 1:4 Juan ngadto sa pito ka mga simbahan nga anaa sa Asia: Ang grasya maanaa kaninyo, ug ang kalinaw,<sup>G1515</sup> gikan kaniya nga mao karon, ug mao ang kaniadto, ug ang moanhi; ug gikan sa pito ka mga Espiritu nga anaa sa atubangan sa iyang trono;

☞ Pin 1:4 John sa **ang pito ka simbahan** nga naa sa Asia: Ang grasya maanaa kaninyo, ug ang kalinaw, gikan kaniya nga **mao ang**, ug **unsa mao**, ug **unsa moabot na**; ug gikan sa **ang pito ka mga Espiritu** nga mga atubangan sa iyang trono;

→ Who mao ang mao karon, kaniadto, ug sa umalabut? **Ang Ginoo nga Labing Gamhanan**.<sup>9</sup>

→ Wo adunay pito ka Espiritu sa atubangan sa Iyang trono? **Ang Ginoong Jesu-Kristo** adunay pito ka Espiritu (refer sa Pin 5:6).

(Pin 1:5) Jesu-Kristo: Ang magmamando sa mga hari ug ang mga magmamando sa yuta

Pin 1:5 Ug gikan kang Jesu-Cristo, nga mao ang kasaligan nga saksi,<sup>G3144</sup> ug ang unang anak sa mga patay, ug ang prinsipal (ang magmamando)<sup>G758</sup> sa mga hari<sup>G935</sup> sa yuta (ang yuta).<sup>G1093</sup> Ngadto kaniya nga nahigugma kanato, ug naghugas kanato gikan sa atong mga sala pinaagi sa iyang kaugalingong dugo,

☞ Pin 1:5 Ug gikan sa **Jesukristo**, nga mao ang matinumon nga saksi, ug ang panganay sa mga minatay, ug ang magmamando sa mga hari sa yuta. Ngadto kaniya nga nahigugma kanato, ug naghugas kanato gikan sa atong mga sala diha sa iyang kaugalingong **dugo**.

- Unsa ang yuta?  
- Sa **Luk 8:27**, yuta (Strong's G1093)<sup>10</sup> kasagaran gihubad ingong “ang yuta.” Sumala sa **Exodo 3:5** ug **Binuhatan 7:33**, ang yuta (Strong's G1093) gikan sa **Mat 6:10**, “Paanhia ang imong gingharian. Ang imong kabubut-on gibuhat sa yuta,<sup>G1093</sup> ingon nga kini anaa sa langit,” kinahanglan usab hubaron nga “yuta”: “Paanhia ang imong gingharian. Matuman ang imong kabubut-on (sa)<sup>G1909</sup>(yuta),<sup>G1093</sup> ingon sa langit.”<sup>11</sup>

<sup>9</sup> The chariot is the representation of the Lord, which is, and which was, and which is to come, “the Almighty (Saviour Jesus Christ)” who will come for us again (**2Pe 3:10**, **Isa 66:15**, & refer to **Rev 4:6-11**).

Video 33. “Join thyself to this Chariot.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thyself-to-this-chariot/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thyself-to-this-chariot/).

<sup>10</sup> Unless otherwise noted, all definitions with Hebrew and Greek Lexicon are from <https://www.blueletterbible.org/kjv>.

<sup>11</sup> Video 19. “The earth & The ground.” [www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/).

- Who mao ang magmamando sa mga hari sa yuta?  
-Jesus Kristo(Pin 1:5)
- Who ang mga hari ug mga punoan sa yuta?  
- Ang mga hari<sup>G935</sup>sa yuta nga mibarog batok sa Ginoo ug kang Kristo mao si Herodes ug Poncio Pilato.  
-Tiyang mga magmamando<sup>G758</sup>ang yuta mao ang pangulong mga pari<sup>G749</sup>ug mga tigulang.<sup>G4245</sup>

Binuhatan 4:23Ug sa gibuhian sila, nangadto sila sa ilang kaugalingong mga kauban,  
ug gisugilon ang tanan nga ang mga sacerdote nga punoan<sup>G749</sup>ug mga tigulang<sup>G4245</sup>miingon  
kanila.

Binuhatan 4:26Ang mga hari<sup>G935</sup>sa yuta (sa yuta)<sup>G1093</sup>nanindog, ug ang mga punoan<sup>G758</sup>mga  
nagtigom batokang **Ginoo**, ug batok sa iyang**Kristo**.

Binuhatan 4:27Kay sa usa ka kamatuoran batok sa imong**santos nga bata nga si Hesus**, nga imong  
gidihogan,  
mga  
ang duha**Herodes**, ug**Poncio Pilato**, uban sa**ang mga Hentil**,<sup>G1484</sup>ug**ang mga tawo**<sup>G2992</sup>**sa Israel**,  
nagtigom,

- Kinsa naglansang sa krus**Hesus**,ang **Ginoo**ug**Kristo**?  
- Ang tibuok balay sa Israel: ang mga hari ug ang mga magmamando, ang mga Hentil, ug ang katawhan sa Israel (Binuhatan 2:36).<sup>12</sup>

✦ **Jesus Kristo**mao ang magmamando sa mga hari sa yuta, apan Siya gilansang sa krus sa tibuok balay sa Israel.

(Pin 1:6) Jesu-Kristo: Gihimo kitang mga hari ug mga pari ngadto sa Diyos ug sa Iyang Amahan

Pin 1:6Ug naghimo kanamo nga mga hari<sup>G935</sup>ug mga pari<sup>G2409</sup>ngadto sa Dios ug sa iyang Amahan; kaniya ang himaya ug ang kagahum hangtud sa kahangturan. Amen.

☞ Pin 1:6Ug naghimo kanamo nga mga hari ug mga pari**Dios**ug **Iya Amahan**, Kaniya ang himaya ug ang kagahum hangtud sa kahangturan ug sa kanunay. Amen.

- Ang Dakong Kasakitan mga santospagahimoon**mga hari**ug**mga parisaDios**, ug sila maghari sa yuta sulod sa 1,000 ka tuig.<sup>13</sup>

(Pin 1:7) Siya moabut uban sa mga panganod

Pin 1:7Tan-awa, siya moabut uban<sup>G3326</sup>mga panganod;<sup>G3507</sup>  
ug ang tanang mata makakita kaniya, ug sila usab nga nagdunggab kaniya.  
ug ang tanang kabanayan (tribo)<sup>G5443</sup>sa yuta (sa yuta)<sup>G1093</sup>magabakho tungod kaniya. Bisan pa niana, Amen.

☞ Pin 1:7 Tan-awa, Siya (**ang Ginoong Jesu-Kristo**<sup>14</sup>) uban**mga panganod**; ug ang tanang mata makakita kaniya, ug sila usab nga midughang kaniya (**Hesus, duhaGinoougKristo**, Binuhatan 2:36):  
ug ang tanang mga banay sa yuta managbakho tungod kaniya. Bisan pa niana, Amen.

- **WHO**moabut uban sa mga panganod?

<sup>12</sup> Video 15. "The Gospel of the logos of God." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/).

<sup>13</sup> Refer to "(Rev 5:7-14) *The Holy saints are made kings and priests to our God.*"

<sup>14</sup> Reer to "(Rev 14:14-16) *The Harvest, The rapture (The 2nd rapture of the 3rd watch).*"

- Ang Usa nga naglingkod sa panganod, **ang Anak sa Dios** (Ang Ginoong Jesu-Kristo) moabut uban sa mga panganod.<sup>15</sup>  
 - **Ckusog**<sup>G3507</sup>: Ckusog nagtumong sa “panganod<sup>G3509</sup> sa mga saksi<sup>G3144</sup> ni Jesus”<sup>16</sup> kinsay muuban **ang Ginoong Jesu-Kristo**.  
 - **Hesus** mikayab ngadto sa Iyang **Amahan ug Dios**, busa **Dios** nahimong **ang amahan** ug **Dios** alang kang Maria Magdalena ([Juan 20:17](#)).  
 → Ingon usab, **Dios** nahimo usab **ang amahan** ug **Dios** sa mamumuo, kinsa pinaagi sa pagtuo “**mituo**” nga **Hesus** mosaka ngadto sa Iyang **Amahan**, Iya **Dios** aron sa pagluwas kaniya gikan sa tinunglo nga yuta.<sup>17</sup>  
 - **Ang Anak sa tawo & Ang Anak sa Dios**

[Rom 1:3](#) Mahitungod sa iyang Anak **Jesukristo** amua **Ginoong**, nga nahimo sa kaliwat ni David  
**sumala sa**<sup>G2596</sup> **ang unod**;

[Rom 1:4](#) Ug gipahayag (gi-orden)<sup>G3724</sup> nga mahimong **ang Anak sa Dios** uban sa (**sa**)<sup>G1722</sup> **gahum**,<sup>G1411</sup>  
**sumala sa**<sup>G2596</sup> **ang espiritu sa pagkabalaan**, pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa mga patay:

→ **Ang Anak sa tawo** (ang unod): **sa Dios** Anak **Jesukristo** amua **Ginoong** sumala sa **ang unod**.

→ **Ang Anak sa Dios** (ang espiritu): **Ang Anak sa tawo** gi-orden nga mahimong **ang Anak sa Dios sa**

**gahum**,<sup>18</sup>

**sumala sa** **ang espiritu sa pagkabalaan**,<sup>G42</sup>  
 by **ang pagkabanhaw gikan sa mga patay**.<sup>19</sup>

[Luk 1:35](#) Ug ang anghel mitubag ug miingon kaniya (Maria), **Ang Espiritu Santo** moabot kanimo, ug **ang gahum**<sup>G1411</sup> sa **Labing Hataas**<sup>G5310</sup> molandong kanimo: busa usab kanang balaan nga butang<sup>G40</sup> nga matawo kanimopagatawgon **ang Anak sa Dios**.

→ Kanus-a **ang Espiritu Santo** moabut sa **ang mga logo sa Dios** nga ang Anak sa tawo nagpugas diha

kaninyo,

ang gahom sa Labing Halangdon molandong kanimo. Unya **ang Anak sa Dios** moanhi, ug mohatag

kanimo

**usa ka pagsabot**, aron kamo makaila kaniya (**Dios**) kinsa ni **tinuod**, ug ikaw anaa kaniya (**Dios**) mao **tinuod**, bisan sa iyang Anak **Jesukristo**. Kini mao ang **ang matuod nga Diyos**, ug **kinabuhing**

**dayon** ([1Ju 5:20](#)).

- **Tsiya nga Anak sa Dios**

- **Jesukristo** amua **Ginoong** ([Rom 1:3](#) sumala sa unod) mao **ang Kristo**, **ang Anak sa Dios** ([Juan 11:27](#), [Binuhatan 8:37](#)), **ang Hari sa Israel** ([Juan 1:49](#)).

- Kini **Jesukristo**, nga gipadala nganhi kanato, magahatag ug kinabuhi kanato **Kristo** ([Efe 2:5](#)) ug ipataas kita sa langit  
 mga dapit nga adunay tanang espirituhanong mga panalangin sa **Kristo Jesus** ([Efe 1:3](#), [Efe 2:6](#)), tungod kay Siya atong **Ginoong** ([Fl 3:8](#)),  
 ug Iyang usbon ang atong dautan (ang ubos nga kahimtang) nga lawas ngadto sa **ang mahimayaong lawassa** **ang Manluluwas**.

<sup>15</sup> Captured from [Rev 1:12-13](#). The Son of man is in the midst of the seven candlesticks (or churches), but notice that the term “like<sup>G3664</sup> is used to describe the being that looks similar or resemble the Son of man. [Rev 1:16](#) describes the one that looks similar to the Son of man as the one who holds “a sharp two-edged sword” which is a flaming sword (the rhema) in His mouth. Because the rhema was spoken before the apostles of our Lord Jesus Christ ([Jde 1:17](#)), the Son of man described in [Rev 1:13](#) is the Lord Jesus Christ, the Son of God who resembles the Son of man.

<sup>16</sup> Refer to ([Heb 12:1](#)), “Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud<sup>G3509</sup> of witnesses,<sup>G3144</sup>.”

<sup>17</sup> Video 38. “The two thieves crucified next to Jesus.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/).

<sup>18</sup> Refer to “[Figure 2-a] The Communion.”

<sup>19</sup> Regarding the resurrection from the dead, refer to “The 144,000 (The firstfruits of Christ)” from chapter 7.

[ang Ginoong Jesu-Kristo \(Si Phi 3:20-21, Rom 8:30\)](#),<sup>20</sup> kinsa ni [ang Kordero, ang Kristo](#), ang hulagway sa [Dios](#).<sup>21</sup>

### (Pin 1:8) Ang Ginoo, ang Labing Gamhanan

[Pin 1:8](#) Ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan, nagaingon ang Ginoo,<sup>G2962</sup> nga mao karon, ug mao ang kaniadto, ug nga sa umalabut, ang Makagagahum.<sup>G3841</sup>

☞ [Pin 1:8](#) Ako mao ang Alpha ug Omega, ang sinugdan ug ang katapusan, nagaingon [ang Ginoo](#), kinsa karon ug kinsa kaniadto ug kinsa ang moabut, [ang Makagagahum](#).

- **Ang Ginoo nga Labing Gamhanan**<sup>22</sup>

- [Ang Ginoo](#): Alpha ug Omega, ang sinugdan ug ang katapusan.

- [Labing Gamhanan](#): Siya nga mao karon, kaniadto, ug sa umalabut.<sup>23</sup>

- Sabta [ang Ginoo nga Labing Gamhanan](#) gikan sa "([Pin 4:8](#)) [Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan](#) (nga kaniadto, ug karon, ug sa karon umari)."

- Sabta ang konteksto sa "atong [Ginoo](#), ug sa [yang Kristo](#)" sa [Pin 11:15](#), ang usa nga moabot.<sup>24</sup>

### (Pin 1:9) Ang logos sa Dios, Ang saksi ni Jesukristo

[Pin 1:9](#) Ako si Juan, nga mao usab ang inyong igsoon (mga igsoon)<sup>G80</sup> ug kauban (partaker)<sup>G4791</sup> sa [kagul-anan](#),<sup>G2347</sup> ug sa gingharian ug sa pagpailub ni Jesu-Kristo, didto sa pulo nga gitawag ug Patmos, alang sa pulong (ang mga logo)<sup>G3056</sup> sa Ginoo, ug alang sa pagpamatuod (ang saksi)<sup>G3141</sup> ni Jesukristo.

☞ [Pin 1:9](#) Ako si Juan, nga mao usab ang inyong mga igsoon, ug umalambit [kagul-anan](#), ug sa gingharian ug pailub sa [Jesukristo](#), didto sa pulo nga gitawag ug Patmos, kay [ang mga logo sa Dios](#), ug para [ang saksi sa Jesukristo](#).

- **Pagsangyaw sa mga logo & ang rhema**

- (Pagsangyaw sa [ang mga logo](#))

- Ang Dios nagpadala [ang mga logo](#) ngadto sa mga anak sa Israel ug gitudloan sila niana [Jesukristo](#) mao [ang ang Ginoo](#) sa tanan.

- (Pagsangyaw sa [ang rhema](#))

- Gidihogan sa Dios si Jesus nga Nazaretnon sa Espiritu Santo ug sa gahum, nagbanhaw kaniya sa ikatulo ka adlaw,

- ug sa dayag nagpakita kaniya (Jesukristo sa Nazareth) kanato, dili sa tanang katawhan, kondili "kanato," ang

- pinili nga mga saksi atubangan sa Dios nga mikaon ug miinom uban sa Anak sa Tawo human Siya mabanhaw gikan sa mga patay.

- Kon adunay modawat sa logos, makadawat sa kapasayloan sa mga sala, ug ang Espiritu Santo mokunsad niadtong kinsa tuohi kini nga rhema ([Binuhatan 10:36-44](#)).

- **Kinsa ang imong mga igsoon nga si John?**

---

<sup>20</sup> Video 39. "The resurrection of the dead." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

<sup>21</sup> For further details, refer to "Melchizedek brought forth bread and wine (refers to Jesus Christ)."

<sup>22</sup> Video 33. "Join thyself to this Chariot." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thyself-to-this-chariot/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thyself-to-this-chariot/).

<sup>23</sup> Refer to "The Lord Almighty" [Rev 1:8](#) & "The Lord God Almighty" [Rev 4:8](#)."

<sup>24</sup> Refer to "([Rev 11:15-16](#)) *The 7th angel sounded the trumpet (Our Lord and His Christ restore the kingdoms of this world).*"



- Mga kaigsoonan (ang mga propeta, [Pin 22:9](#)) mao kadtong kansang Amahan anaa sa langit ([Mat 23:9](#)), ug kadtong nakakita  
Ang puloy-anan sa Magtutudlo, ug mipuyo uban Kaniya niadtong adlaw, ug nakakaplag [ang Mesiyas, ang Kristo](#) ([Juan 1:39-41](#)).<sup>25</sup>

- Si Juan, kinsa nagsulat sa Ebanghelyo ni Juan, mao ang inyong mga igsoon, usa ka umalambit sa kasakitan<sup>26</sup> sa gingharian ug  
[pasensya sa Jesukristo](#). Saksi siya sa [Jesukristo, ang mga logosa Dios](#).

- **Rabtik** (nasakpan, [harpazō](#))

Juan  
- Timan-i nga ang balaod ug ang mga propeta hangtud kang Juan, ug [ang Kasakitan](#) nagsugod sa mga adlaw ni [ang Baptist](#).<sup>27</sup>

[Mat 11:12](#) Ug sukad sa mga adlaw ni Juan Bautista hangtud karon ang gingharian sa langit nagaantus [kapintasan \(paggamit ug puwersa\)](#),<sup>G971</sup> ug ang bayolente (violent force)<sup>G973</sup> [kuhaa](#) ([gikuha, harpazō](#))<sup>G726</sup>

[kini \(siya\)](#)<sup>G846</sup> [pinaaqi sapwersa](#) ([harpazō](#)).<sup>G726</sup>

kusog,  
→ Sukad sa mga adlaw ni Juan Bautista hangtod karon, [ang gingharian sa langit](#) gikuha pinaagi sa ug ang mga tawo madakpan ([harpazō](#)) ngadto sa langit pinaagi sa mapintas nga puwersa.

[Luk 16:16](#) Ang kasugoan ug ang mga profeta milungtad hangtud kang Juan: sukad niadtong panahona ang [gingharian sa Dios anaa na](#) [giwali, ug ang matag tawo \(tanang\)](#)<sup>G3956</sup> [presseth \(gamit og kusog\)](#)<sup>G971</sup> ngadto niini.

→ Ang balaod ug ang mga propeta hangtod kang Juan, sukad niadto [ang gingharian sa Dios](#) gisangyaw, ug ang tanan nagaduot sa ilang dalan ngadto niini.

→ Ang balaod ug ang mga propeta hangtod kang Juan, ug [ang gingharian sa Dios](#) gisangyaw sukad niadto. Ug sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ug ang tanan nga nagaduot sa ilang dalan ngadto [ang gingharian sa Dios](#), nasakpan ([harpazō](#)) ngadto sa [ang gingharian sa langit](#) pinaagi sa mapintas nga pwera.

→ Ingon niini [ang kasakitan](#) nagsugod, ug mao kini ang hinungdan ngano nga si Juan imong mga igsoon sa [kagul-anan](#) sa gingharian ug [pasensya sa Jesukristo](#).<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Video 17. "3. First-fruits." [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-first-fruits-the-house-of-the-lord-god/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-first-fruits-the-house-of-the-lord-god/).


<sup>26</sup> Refer to "[3] Daniel's 70 weeks."

<sup>27</sup> Refer to "[Figure 1-c] (Apostles) Disciples with Power and Authority."

<sup>28</sup> Refer to "[3] Daniel's 70 weeks."

[Figure 1-c] (Mga Apostoles) Mga Disipulo nga May Gahom ug Awtoridad<sup>29</sup>

**(Apostles) Disciples with Power and Authority**



Mat 10:5 These twelve Jesus sent forth.

- The twelve are given power and authority over all devils and to cure diseases as Jesus's disciples (Luk 9:1), and equipped to preach the kingdom of God and to heal the sick, (Luk 9:2).
- Meaning, they have the Light<sup>G5457</sup> of God (1Jo 1:5), and God (who commanded the light<sup>G5457</sup> to shine out of darkness) has shined in their hearts, thus they were lightened<sup>G5462</sup> of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ (2Co 4:6).
- A village<sup>G2968</sup> is the place where the gospel is preached, where healing takes place, and where meat for the people is (Mat 14:15). Having the glory of God, which is the light<sup>G5458</sup> of God, clear as crystal (Rev 21:11), the apostles become the the Light<sup>G5457</sup> of the world (= the field, Mat 13:38), and each of them is a city that is laid<sup>G2749</sup> in a village of a mountain<sup>G3735</sup> that cannot be hidden because of God's light that they bring (Mat 5:14).

**The kingdom of God**  
(Luk 9:2)

Jesus called his twelve disciples together, and  
 → gave them power and authority over all devils, and  
 → to cure diseases (Luk 9:1)

And he sent them  
 → to preach the kingdom of God, and to heal the sick. (Luk 9:2)

When you enter into whosoever house,  
 → Abide, and thence go (Luk 9:4)

They departed, and went through the towns(villages)<sup>G2968</sup>,  
 (a village<sup>G2968</sup> = from lie, be laid, set<sup>G2749</sup>)  
 → preaching the gospel, and healing every where (Luk 9:6)

**Behold,**  
**the kingdom of God is within you**  
 (Luk 17:21).

Whosoever will not receive you, (Luk 9:5)

- when ye go out of that city,
- shake off, and the dust of your feet

Ye are the Light<sup>G5457</sup> of the world(the field, Mat 13:38)  
 → A city<sup>G4172</sup> that is set (laid on a village)<sup>G2749</sup> on an hill(of a mountain)<sup>G3735</sup> cannot be hid (Mat 5:14).  
 Go not into the way of the Gentiles, and into any city<sup>G4172</sup> of the Samaritans enter ye not (Mat 10:5)

|  |   |
|--|---|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; background-color: #e0e0ff;"> <b>The kingdom of heaven</b><br/>Is at hand (Mat 10:7)                 </div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; background-color: #e0e0ff;"> <b>House = Worthy</b><br/>(Mat 10:13)                 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; background-color: #e0e0ff;"> <b>The house of Israel</b><br/>(Mat 10:6)                 </div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; background-color: #e0e0ff;"> <b>City</b><br/>(Mat 13:38)                 </div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; background-color: #e0e0ff;"> <b>Lost sheep</b><br/>(Mat 10:6)                 </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">You = The Light of the world</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p>* Where the gospel is preached<br/>                     * Healing takes place<br/>                     * Place where meat is Villages</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; background-color: #e0e0ff; margin-bottom: 5px;">logos</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; background-color: #ff0000; color: white;">Received</div> </div> </div> | <p>Ye (disciples) go, preach, saying,<br/>             → <b>The kingdom of heaven is at hand</b> (Mat 10:7)</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 5px 0;">                 When you enter,<br/>                 • City or Town(Village)<sup>G2968</sup><br/>                 → Seek who in it is worthy (Mat 10:11)<br/>                 → Abide till ye go thence (Mat 10:11)             </div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 5px 0;">                 When you enter into an house,<br/>                 → Salute it (Mat 10:12)             </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heal the sick, cleanse the lepers,</li> <li>• raise the dead, cast out devils:<br/>                     freely ye have received, freely give. (Mat 10:8)</li> </ul> |
|--|---|

Whosoever not receive you, neither hear your logos<sup>G3056</sup>

- when ye go out of that house or city,
- shake off the dust of your feet (Mat 10:14)

They departed to teach & to preach in his city (Mat 11:1)

<sup>29</sup> Video 35. "(Apostles) Disciples with Power and Authority."  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).



([Pin 1:10-11](#)) Sa adlaw sa Ginoo (Usa ka trumpeta, diha sa Espiritu)

[Pin 1:10](#) Diha ako sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo, ug nadungog ko sa akong luyo ang usa ka dakung tingog, ingon sa usa ka trumpeta,

[Pin 1:11](#) Nga nagaingon, Ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang nahauna ug ang katapusan: ug, Ang imong nakita, isulat sa usa ka basahon,

ug ipadala kini ngadto sa pito ka mga simbahan nga anaa sa Asia; ngadto sa Efeso, ug ngadto sa Smirna, ug ngadto sa Pergamos,

ug ngadto sa Tiatira, ug ngadto sa Sardis, ug ngadto sa Filadelfia, ug ngadto sa Laodicea.

☞ [Pin 1:10](#) Ako diha sa Espiritu sa **sa Ginoo adlaw**, ug nadungog sa akong luyo ang usa ka dakung tingog, ingon sa **usa ka trumpeta**,

☞ [Pin 1:11](#) Sa pag-ingon, ako **Alpha ug Omega, ang una**<sup>G4413</sup> **ug ang katapusan**:<sup>G2078</sup> ug, Unsa ang imong nakita,<sup>G991</sup> **pagsulatsa** usa ka basahon, ug ipadala kini ngadto sa pito (7) ka simbahan nga anaa sa Asia; ngadto sa Efeso, ug ngadto sa Smirna, ug ngadto sa Pergamos, ug ngadto sa Tiatira, ug ngadto sa Sardis, ug ngadto sa Filadelfia, ug ngadto sa ngadto sa Laodicea.

- Sa **adlaw sa Ginoo**, usa ka dakung tingog, sama sa trumpeta, motingog diha sa Espiritu, ug siya nga adunay igdulungog makadungog sa ginaingon sa Espiritu ngadto sa pito ka mga iglesia, nga gipahibalo kaninyo sa mga apostoles (kamo nga mga saksi nga nakakita sa Iyang pagkahalangdon sa ang gahum ug pag-abot sa atong **Ginoong Jesukristo**, [2Pe 1:16](#)).<sup>30</sup>

-**Ang una & ang katapusan**<sup>31</sup>

- **Tuna siya**: Ang Anak sa tawo nga nagpugas sa maayong binhi, nga mao **ang mga logo sa Dios** ([Mat 13:37](#)).<sup>32</sup>
- **Tlast na siya**: **Ang rhema sa mga logo sa Dios**.<sup>33</sup>

(Mabanhaw sa kataposang adlaw)

[Juan 6:40](#) Ug kini mao iyang kabubut-on (**Dios**) nga nagpadala kanako (**ang Anak**),

nga ang matag usa nga **nakakita**<sup>G2334</sup> **ang Anak**, ug **nagatoo**sa kaniya, mahimo nga **kinabuhing**

**walay katapusan**:

ug ako **pagpataas sa pataas siya sa kataposang adlaw**.

[Juan 6:54](#) Bisan kinsa nga mokaon sa akong **unod**, ug miinom sa akong **dugo**, adunay **kinabuhing dayon**;

ug ako **pagpataas sa pataas siya sa kataposang adlaw**.

→ Wala ka **kinabuhi** diha kaninyo gawas kon kamo mokaon sa unod sa **ang Anak sa tawo**, ug inom sa iyad **dugo** ([Juan 6:53](#)). Apan ang tanan nga nakakita **ang Anak sa Dios**, ug **nagtu**osa kaniya, adunay **kinabuhing dayon** ug sila mahimong **gipataas** pataas sa **kataposang adlaw**.<sup>34</sup>

<sup>30</sup> Video 44. "The prophecy of the scripture 2 Peter 1 ) 2/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>31</sup> Refer to "[Figure 1-d]," or Video 28. "The fruit of the Spirit."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/)

<sup>32</sup> Video 37. "The field of blood (A possession)." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/)

and "[Figure 1-b] The word (logos & rhēma)."

<sup>33</sup> Refer to "[Figure 10-2] The 3 Harvests & The 4 Watches."

- When the incorruptible seed (the logos of God, [1Pe 1:23](#)) of Jesus Christ (the eternal King), brings forth the fruit of the righteous (the rhema of the logos of God) in you ([1Ti 1:16](#)), Jesus Christ becomes your eternal King and you will put on **Immortality** and live forever ([1Ti 1:17](#)).

<sup>34</sup> Regarding the order of resurrection, refer to "The 144,000 (The firstfruits of Christ)" from [Rev 7:4-8](#).



(Pin 1:12-13) Ang pito ka mga tangkawan

Pin 1:12 Ug milingi ako aron sa pagtan-aw sa tingog nga nakigsulti kanako. Ug sa milingi ako, nakita ko ang pito ka mga tangkawan nga bulawan;<sup>G3087</sup>

Pin 1:13 Ug sa taliwala sa pito ka mga tangkawan<sup>G3087</sup> usa nga sama (susama, susama)<sup>G3664</sup> ngadto sa Anak sa tawo, gibistihan sa usa ka bisti (gisul-ob sa)<sup>G1746</sup> hangtod sa tiil, ug girt<sup>G4024</sup> mahitungod sa paps (dughan)<sup>G3149</sup> nga may bakus nga bulawan.<sup>G2223</sup>

☞ Pin 1:12 Ug ako (Juan) milingi aron sa pagtan-aw sa tingog nga nakigsulti kanako. Ug sa milingi ako, nakita ko ang pito ka mga tangkawan nga bulawan;

Pin 1:13 Ug sa taliwala sa pito (7) ka tangkawan Usa ka sama sa **ang Anak sa tawo**, gibistihan (uban sa usa ka bisti) ngadto sa mga tiil, ug gibakos sa dughan sa usa ka bakos nga bulawan.

- Wkalo mao ang pito (7) ka kandelero?  
- Ang pito (7) ka simbahan (Pin 1:20).
- Ang usa nga sama sa Anak sa tawo anaa sa taliwala sa 7 ka kandelero (o sa 7 ka simbahan), apan matikdi nga ang termino nga "sama" gigamit sa paghulagway sa binuhat nga kaamgid sa Anak sa tawo. Pin 1:16 naghubit sa usa nga susama sa dagway sa Anak sa tawo ingong ang Usa nga nagkupot ug "usa ka mahait nga espada nga duhay sulab" nga **usa ka nagdilaab nga espada (ang rhema)** sa Iyang baba. Kay **ang rhema** gipamulong sa atubangan sa atong mga apostoles **Ginoong Jesukristo (Jde 1:17)**, **ang Anak sa tawo** dgisulat sa Pin 1:13 mao ang **ang Ginoong Jesu-Kristo, ang Anak sa Dios** kinsa ni **ang Anak sa tawo**.<sup>36</sup>
- Nga anaa sa taliwala sa pito ka mga tangkawan?  
- **Ang Anak sa Dios** nga sama sa Anak sa tawo (**ang Ginoong Jesu-Kristo, Pin 1:13**).

(Pin 1:14-15) Puti nga mga buhok sa Iyang ulo, mata, tiil, ug tingog

Pin 1:14 Iyang ulo ug iyang buhok<sup>G2359</sup> puti sama sa balhibo sa karnero, puti sama sa niyebe; ug ang iyang mga mata sama sa siga sa kalayo;

Pin 1:15 Ug ang iyang mga tiil sama sa fino nga tumbaga, nga daw nagasiga sa usa ka hudno; ug ang iyang tingog ingon sa hinaganas sa daghang mga tubig.

☞ Pin 1:14 Ang iyang ulo ug ang iyang mga buhok puti sama sa balhibo sa karnero, ingon **puti sama sa niyebe**; ug ang iyang mga mata ingon sa **usa ka siga sa kalayo**;

- Unsa ang kamahinungdanon sa puti nga buhok sa ulo?  
- Ang kolor sa buhok sa ulo nagsimbolo sa pagkahamtong diha kang Kristo. Busa, ang kolor sa buhok sa Anak sa tawo nga puti sama sa niyebe sama sa balhibo sa karnero, naghawas sa Anak sa tawo ingong bug-os nga hamtong ug walay sala nga binuhat.<sup>37</sup>
- Ang balhibo usa ka natural nga lanot sa buhok nga gihimo sa tibuok tuig gikan sa lainlaing mga hayop, lakip ang mga karnero (alang sa gawas nga hitsura). Akonniini nga konteksto, ang "balhibo sa karnero" nagtumong sa natural nga buhok sa karnero.

☞ Pin 1:15 Ug ang iyang mga tiil sama sa **maayong tumbaga**, nga daw nagdilaab sila sa hudno; ug ang iyang tingog sama sa tingog sa kadaghanan **mga tubig**.

- Unsa ang espirituhanong kahulogan sa tubig?  
- Ang tubig mao ang mga logo, ug **Jesukristo** mao ang Anak sa tawo, nga mianhi sa tubig (logos) ug dugo alang sa

<sup>36</sup> Video 20. "(A sharp) Sheath, Sword, & Two-edged Sword."  
[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

<sup>37</sup> Video 31. "A Nazarite unto God (The Hair of the Head)."  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/).

kalibutan aron makabaton sa kahayag sa kinabuhi.

- Ang tubig ilalom sa hawan mao ang mga logo nga gisulti ni Jesus kanimo samtang didto pa Siya sa yuta ([Juan 15:3](#)).

- Ang tubig sa ibabaw sa hawan mao ang rhema nga gisulti ni Jesus kanato sa didto pa Siya sa Galilea, nga Si Jesus misulti kanato sa paghinumdom human si Kristo mabanhaw gikan sa mga patay ug mokayab ngadto sa Iyang Amahan, ug ngadto sa Iyang Dios ([Juan 20:17](#)).<sup>38</sup>

**(Pin 1:16)** Ang pito ka bituon ug usa ka mahait nga espada nga duhay sulab

**Pin 1:16** Ug diha sa iyang tuong kamot may pito ka bitoon:

ug gikan sa iyang baba migula ang usa ka mahait<sup>G3691</sup> duhay sulab<sup>G1366</sup> espada (ῥομφαία, rhomphaia).<sup>G4501</sup>  
ug ang iyang panagway sama sa adlaw nga nagsidlak sa iyang kusog.

☞ **Pin 1:16** Ug sa iyang tuong kamot may pito (7) ka bituon:

ug gikan sa iyang baba migula ang usa ka mahait nga espada nga duhay sulab.  
ug ang iyang panagway sama sa adlaw nga nagsidlak sa iyang kusog.

• **Unsa ang pito (7) ka bituon?**

-Tang mga anghel sa pito (7) ka simbahan ([Pin 1:20](#)).

• **Wkalo kay baba?**

- Ang baba diin ang mga pulong (dābār, **ang rhema**)<sup>H1697</sup> sa **Ginoo** gibutang ([Jer 1:9](#)Ug si Jehova miingon kanako: Ania karon, akong gibutang ang akong mga pulong<sup>H1697</sup>sa imong baba.)

• **Why mao ang "mga pulong" sa [Jer 1:9](#) ang rhema?**

[Deu30:14](#)Apan ang pulong (dābār)<sup>H1697</sup> haduol kaayo kanimo, sa imong baba, ug sa imong kasingkasing, aron mahimo nimo kini.

[Rom 10:8](#)Apan unsa may giingon niini? Ang pulong (**ang rhema**)<sup>G4487</sup> duol kanimo, bisan sa imong baba, ug sa imong kasingkasing:  
nga mao, ang pulong (**ang rhema**)<sup>G4487</sup> sa **pagtuo**, nga among gisangyaw;

→Ang pulong (Strong's<sup>G4487</sup>) sa pagtuosa [Rom 10:8](#) mao ang **ang rhema**, sa ingon ang pulong (Strong's<sup>H1697</sup>) sa

[Deu30:14](#) kinahanglan adunay parehas nga pakisayran, "**ang rhema**."<sup>39</sup>

• **Wkalo kay hait nga espada nga duhay sulab<sup>G4501</sup>?**

- Ang pulong (**ang mga logo**)<sup>G3506</sup> sa **Ginoo** paspas, ug gamhanan, ug mas hait pa kay sa bisan unsa **espada nga duhay sulab**.

- Ang espada sa Espiritu maoy usa ka mahait nga espada nga duhay sulab, o ang pulong (**ang rhema**)<sup>G4487</sup> sa **Dios** nga moabut gikan sa baba sa Anak sa Dios ([Pin 1:13](#), [Efe 6:17](#)).<sup>40</sup>

† **Amahait nga espada nga duhay sulab sa Iyang babamao ang nagdilaab nga espada nga nagliso sa tanang dalan sa pagbantay sa dalan sa kahoy sa kinabuhi, nga nagahatag sa bunga sa tinago nga mana o **ang rhema sa Ginoo** ([Gen 3:24](#), [1Pe 1:25](#)).<sup>41</sup>**

<sup>38</sup> Video 25. "A hard saying (The logos) 1/2."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).

<sup>39</sup> Video 6. "The LORD becomes your God."

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Video 23. "The bread, The manna, & The hidden manna."

[www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/](http://www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/).

- † **Ang GINOONG Dios** gibutangan ug mga kerubin ug **usa ka nagdilaab nga espada**<sup>H2719</sup> sa silangan sa tanaman sa Eden sa dihang Iyang gipapahawa ang tawo. **Ang nagdilaab nga espada**<sup>H2719</sup> mitalikod sa tanang dalan aron sa pagbantay sa dalan sa kahoy sa kinabuhi ([Gen 3:24](#)). Busa, ang duha ka sulab nga espada<sup>H2719</sup> sa ebanghelyo mao ang nagdilaab nga espada nga gikuptan sa kamot sa mga balaan nga adunay taas nga pagdayeg sa Dios (**el**)<sup>H410</sup> sa ilang baba  
*(Psa149:6Himoa nga ang hataas nga pagdayeg sa Dios (el)<sup>H410</sup> anaa sa ilang (mga balaan nga santos) nga baba,  
 ug usa ka espada nga duhay sulab<sup>H2719</sup> sa ilang kamot;).*

([Pin 1:17-18](#)) Ang una ug ang katapusan (Ang mga yawe sa impiyerno ug sa kamatayon)

[Pin 1:17](#) Ug sa pagkakita ko kaniya, natumba ako nga daw patay sa iyang tiilan. Ug gitapion niya kanako ang iyang tuong kamot, nga nag-ingon kanako,

Ayaw kahadlok; Ako mao ang nahauna ug ang katapusan:

[Pin 1:18](#) Ako mao siya nga buhi, ug namatay; ug, tan-awa, Ako buhi hangtud sa kahangturan, Amen; ug adunay mga yawe sa impiyerno ug sa kamatayon.

☞ [Pin 1:17](#) Ug sa pagkakita ko kaniya, natumba ako nga daw patay sa iyang tiilan. Ug gitapion niya kanako ang iyang tuong kamot, nga nag-ingon kanako,

Ayaw kahadlok; Ako mao **ang una ug ang katapusan**:

☞ [Pin 1:18](#) Ako mao siya nga buhi, ug namatay; ug, tan-awa, Ako buhi hangtud sa kahangturan, Amen; ug adunay mga yawe sa impiyerno ug sa kamatayon.

- Who mao ang una ug ang katapusan?

- Si Juan nagsaksi sa **ang mga logo sa Dios, ang Pagpadayag ni Jesukristo**, ngadto sa pito ka simbahan sa ibutyag kana **ang Ginoong Jesu-Kristo**, ang gamot ug ang kaliwat ni David, nga gihimo sa kaliwat ni David sumala sa unod.

→ **Kini nga Ginoong Jesu-Kristo** mao ang Alpha ug Omega, ang sinugdan ug ang katapusan, ang nahauna ug ang katapusan, ug

Siya moabut sa madali ug magaganti sa matag tawo sumala sa ilang mga buhat.<sup>42</sup>

([Pin 1:19-20](#)) Ang misteryo sa 7 ka bituon (mga anghel sa 7 ka simbahan) ug ang 7 ka bulawang kandelero (7 ka simbahan)

[Pin 1:19](#) Isulat ang mga butang nga imong nakita, ug ang mga butang nga karon, ug ang mga butang nga mahitabo sa umalabut;

[Pin 1:20](#) Ang tinago sa pito ka mga bitoon nga imong nakita sa akong tuong kamot, ug ang pito ka mga tangkawan nga bulawan.

Ang pito ka bituon mao ang mga anghel sa pito ka simbahan:

ug ang pito ka mga tangkawan nga imong nakita mao ang pito ka mga iglesia.

☞ [Pin 1:19](#) Isulat ang mga butang nga imong nakita, ug ang mga butang nga karon, ug ang mga butang nga mahitabo human niini;

[Pin 1:20](#) Ang misteryo sa pito (7) ka bituon nga imong nakita sa akong tuong kamot, ug ang pito (7) ka bulawan nga kandelero.

- † **Ang Basahon sa Pinadayagnagpadayag** sa misteryo sa kung unsa ang nakita, karon, ug sa umaabot, sa mga adunay igdulungog aron makadungog sa gisulti sa Espiritu ngadto sa 7 ka simbahan, gisulat ni Juan ngadto sa 7 ka simbahan nga anaa sa tuo nga kamot sa **ang Ginoong Jesu-Kristo**. Sa mga

<sup>42</sup> Refer to “[Figure 1-d],” or Video 28. “The fruit of the Spirit.”  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/).

kinsa**nabuntog**, Hatagan niya sila ug pagkaon**ang kahoy sa kinabuhi** sa**ang tanaman sa Eden**, nga anaa sa taliwala sa**ang paraiso sa Diyos**.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Refer to "[Rev 2:7](#)."



## Kapitulo 2

([Pin 2:1-7](#)) (1) Ngadto sa manolonda sa iglesia sa Efeso

[Pin 2:1](#) Isulat mo kini ngadto sa manolonda sa iglesia sa Efeso;  
Mao kini ang giingon sa nagkupot sa pito ka bituon sa iyang tuong kamot,  
nga nagalakat sa tunga sang pito ka bulawan nga kandelero;

☞ [Pin 2:1](#) Isulat mo kini ngadto sa manolonda sa iglesia sa Efeso;  
Mao kini ang giingon sa nagkupot sa pito (7) ka bituon sa iyang tuong kamot,  
nga nagalakat sa tunga sang pito (7) ka bulawan nga mga kandelero;

- Who nagkupot sa 7 ka bituon (ang mga anghel sa 7 ka simbahan) sa Iyang tuong kamot ug naglakaw taliwala sa pito (7) ka bulawan nga mga kandelero (ang 7 ka simbahan).)?  
-Ang Anak sa Dios mao ang **Jesukristo**, amua **Ginoo**.<sup>44</sup>

- Ang simbahan sa Efeso: Gibiyaan ang imong unang gugma

[Pin 2:2](#) Ako nahibalo sa imong mga buhat, ug sa imong paghago, ug sa imong pailub, [G5281](#)  
ug naunsa nga dili ka makaantus niadtong mga dautan.  
ug imong gisulayan sila nga nagaingon nga sila mga apostoles, ug dili diay, ug hingkaplagan mo sila nga mga bakakon.

[Pin 2:3](#) Ug nagpas-an, ug adunay pailub, [G5281](#) ug tungod sa akong ngalan naghago, ug wala maluya.

[Pin 2:4](#) Bisan pa niana ako adunay batok kanimo, tungod kay imong gibiyaan ang imong unang gugma.

☞ [Pin 2:2](#) Ako nahibalo sa imong mga buhat, ug sa imong paghago, ug sa imong pailub,  
ug naunsa nga dili ka makaantus niadtong mga dautan.  
ug imong gisulayan sila nga nag-ingon nga sila mao **mga apostoles**, ug dili, ug hingkaplagan mo sila nga mga bakakon:

☞ [Pin 2:3](#) Ug nag-antus ka, ug adunay pagpailub, ug tungod sa akong ngalan naghago ka, ug wala maluya.

☞ [Pin 2:4](#) Bisan pa niana ako adunay batok kanimo, tungod kay imong gibiyaan ang imo **unang gugma**.

- Who kay **ang mga apostoles**?

- Ang tinon-an nagpasabut nga usa ka estudyante, ug ilang nakita "Si Jesus milibot sa tanang mga siyudad ug mga balangay, nga nagtudlo sa  
*sa ilang mga sinagoga, ug nagwali sa Maayong Balita sa gingharian, ug nagaayo sa tanang balatian ug sa tanang sakit taliwala sa katawhan*" ([Mat 9:35](#)).

- Human si Jesus (gitawag nga Kristo) nabanhaw gikan sa mga patay ug gitawag nga Ginoo sa mga disipulo, Siya nagpakita kanila ug naghatag kanila sa Espiritu Santo.

- Human ang mga disipulo "nakakat-on" gikan kang Jesus, Siya mihatag kanila ug awtoridad sa paghingilin sa mga mahugaw nga espiritu, sa pag-ayo.  
sakit ug balatian, ug kining 12 ka tinun-an nga gihatagan ug gahom ug awtoridad sa pagbuhat niini ang mga butang gitawag nga "mga apostoles."

- Apostol (Apostolos) [G652](#) nagpasabot sa usa nga gipadala uban sa mga sugo ug ang lintunganayng pulong gikan sa Strong's [G649](#)  
(apostello [G649](#)), nga nagkahulogang "ipadala."

- Ipadala [G649](#) ([ἀποστόλω](#) apostellō): Ang langitnong Amahan nagpadala (apostello) ni Jesus aron ang mga disipulo

<sup>44</sup> [Pin 1:13](#), [1Ju 4:15](#), [2Co 1:19](#), & [Juan 11:27](#).

mahimo usab nga ipadala (pempo) sa kalibutan (Timan-i nga si Judas Iscariote usa sa 12 ka apostoles nga adunay nakadawat sa Espiritu Santo gikan sa Ginoo, nagpasabut nga kadtong gihatagan og gahum ug awtoridad ug nahimong mga apostoles mahimo usab nga magbudhi kang Jesus).<sup>45</sup>

-Pag-abot sa takna, **Hesus** milingkod uban sa 12 ka apostoles aron sa pagkaon sa paskuwa sa wala pa Siya mag-antos. Unya

**Hesus** mikuha sa kopa ug mihatag sa mga apostoles aron sa pagbahin niini sa ilang kaugalingon ug miingon nga Siya dili moinom ang bunga sa paras hangtod moabot ang gingharian sa Diyos.

- Ngadto sa mga apostoles, si Jesus miingon nga ang pan mao ang Iyang gipikaspikas nga lawas nga gihatag alang "kaninyo," ug ilang buhaton sa **handumanansa** Kaniya.

- Sa mga apostoles, si Jesus miingon nga ang kopa mao ang bag-ong tugon sa Iyang dugo, nga giula alang kaninyo.

→ Ang kopa nga gibahinbahin sa mga apostoles mao ang dugo sa bag-ong tugon, nga giula alang sa daghan alang sa kapasayloan sa mga sala. Ikaw (ingon nga pinalangga nga anak sa apostol) gipanganak pinaagi sa ebanghelyo pinaagi sa mga apostoles ug nahimong ilang minahal nga anak. Busa, kinahanglan nimo nga sundon sila aron sila madala kamo sa paghinumdom sa mga paagi ni apostol Pablo sa **Kristo**.<sup>46</sup>

→ Walay usa nga makadili sa bautismo sa tubig (logos) tungod kay ang mga dili-tinuli nga mga Gentil nga nabautismohan nakadawat usab sa Espiritu Santo ingon nga mga apostoles. Busa, si Pedro misugo niadtong kinsa nagpatuli sa unod aron mabautismohan sa ngalan sa **ang Ginoo** ([Binuhatan 10:48](#)).<sup>47</sup>

→ Sa dihang kauban mi **ang Ginoong Jesu-Kristo** sa balaan nga bukid, sa Zion, usa ka tingog gikan sa langit gikan sa labing maayo nga himaya, "Kini mao ang akong Anak nga pinalangga, kang kinsa ako nahimuot pag-ayo," ug kami mao nakasaksi sa Iyang kahalangdon. Ang mga apostoles nagpahibalo kaninyo sa gahom ug pag-abot sa among **Ginoong Jesukristo**.<sup>48</sup>

→ Tang simbahan sa Efeso nagtrabaho ug naghago aron makabaton ug bililhong pagtuo, ang kahibalo sa Diyos ngadto sa himaya ug hiyas, pagpugong sa kaugalingon, ug pailub, apan sila napakyas nga mahimong mabungahon sa kahibalo sa atong **Ginoong Jesukristo** ([2Pe 1:8](#)).<sup>49</sup>

- **Unsa ang unang gugma?**

- Tungod kay ang imong kasingkasing kung diin ang imong bahandi ([Luk 12:34](#), [Mat 6:21](#)), gikinahanglan ang unang sugo kanato sa **ang Ginoo nga atong Dios** sa tibuok natong kasingkasing, kalag, uban sa hunahuna, ug kusog ([Mar 12:30](#)). Kung ang ang mga anak sa Dios nahigugma sa Dios, sila nagtuman sa Iyang mga sugo ([1Ju 5:2](#)) ug magpabilin sa Iyang

---

<sup>45</sup>Video 40. "4. Pentecostes." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-the-feasts-of-the-lord-4-pentecost/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-the-feasts-of-the-lord-4-pentecost/).

<sup>46</sup>Video 34. "According to the Spirit & Under grace."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/).

<sup>47</sup>Ibid.

<sup>48</sup>Video 44. "Ang tagna sa kasulatan (2 Pedro 1) 2/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>49</sup>Video 30. "The Communion." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).



gugma. Pero ang ang simbahan sa Efeso napakyas sa pagtuman sa Iyang unang sugo, sa ingon napakyas sa pagtuman sa ikaduha sugo, nga mao ang paghigugma sa ilang silingan sama sa ilang kaugalingon.<sup>50</sup>

- Unsa ang bahandi?<sup>51</sup>

-Dios mao ang **kahayag** ug Iyang gisugo ang kahayag (ang Dios Mismo) sa pagdan-ag gikan sa kangitngit ug nagdan-ag sa atong kasingkasing sa paghatag sa kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios sa nawong ni Jesu-Kristo (ang bahandi). Sa ingon, kinahanglan natong tipigan kini nga mga bahandi (nga mao ang kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios) sa langit (dili sa yuta) aron ang kahalangdon sa gahum sa Dios magpakita sa sulod nato, sa atong kasingkasing, ang gingharian sa Dios, diin ang imong bahandi gitagana.

- Ngadto sa simbahan sa Efeso, **Dios** gusto nga hatagan sila ug lain nga kasingkasing aron sila makatipig niini nga bahandi.

Ang pagbaton niini nga bahandi diha sa yutang mga sudlanan, ang ilang mga kasingkasing mahupay, mahiusa sa gugma

ngadto sa tanang mga bahandi sa bug-os nga kasigurohan sa pagsabot sa pag-ila sa misteryo sa Dios, ug sa ang Amahan, ug ni Kristo, kang kinsa natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo (Col 2:2-3).

- Ang unang mga buhat

**Pin 2:5** Busa hinumdumi kong diin ikaw nahulog, ug paghinulsol, ug buhata ang unang mga buhat; kay kon dili, moanha ako kanimo sa madali, ug kuhaon ko ang imong tangkawan gikan sa iyang dapit, gawas kon ikaw maghinulsol.  
**Pin 2:6** Apan kini anaa kanimo, nga imong gidumtan ang mga buhat (ang mga buhat)<sup>G2041</sup> sa mga Nicolaita, nga gidumtan ko usab.

☞ **Pin 2:5** Busa hinumdumi kong diin ka gikan **nahulog**, ug paghinulsol, ug buhata **ang unang mga buhat**; kay kon dili, moanha ako kanimo sa madali, ug kuhaon ko ang imong tangkawan gikan sa iyang dapit. gawas kanimo **paghinulsol**.

**Pin 2:6** Apan kini anaa kanimo, nga imong gidumtan ang mga buhat (ang mga buhat)<sup>G2041</sup> sa mga Nicolaita, nga gidumtan ko usab.

- Wkalo kay **ang unang mga buhat**?

- Kita nagbuhat sa mga buhat sa Dios pinaagi sa pagtoo sa Anak sa tawo ug sa pagpabilin sa Anak sa Dios nga gipadala sa Dios, pinaagi sa pagkaon sa tinuod nga tinapay gikan sa langit nga gihatag kanato sa Amahan.<sup>52</sup>

- Giunsa nimo pagkahibalo kung asa ka naa **nahulog**?

-Ang Ginoong Jesu-Kristo gihimo sa liso (sperma)<sup>G4690</sup> sumala sa unod, mao nga gawas kon ang logos diha kanimo namatay ug nabanhaw uban ni Jesu-Kristo, ug nakadawat sa binhi (sperma)<sup>G4690</sup> o ang Rhema ni Ginoong Jesu-Kristo, buta ka ug dili makakita sa layo kay nakalimot ka nga nahinloan ka sa imong mga sala kaniadto. Kon kamo mga igsoon, kinahanglan ninyong buhaton kining mga butanga (**2Pe 1:3-2Pe 1:7**) aron dili ka mapakyas.<sup>53</sup>

<sup>50</sup>Video 13. "Ang pulong (logos & rhema)." [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

<sup>51</sup>Video 43. "(Gigiyahan sa Espiritu) Ang mga anak sa Dios." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).

<sup>52</sup>Video 25. "Usa ka lisud nga mga pulong Ang logos ) & Ang mga buhat sa Dios 2/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).

<sup>53</sup>Tan-awa ang "[Figure 2-a]," o Video 30. "The Communion." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).

- **Unsay buot ipasabot sa paghinulsol?**

Those nga nakadawat sa bautismo ni Juan gibautismohan sa bautismo sa paghinulsol, buot ipasabut, wala sila makadungog sa Balaang Espiritu. Busa, ang paghinulsol ug bunyag sa ngalan ni Jesukristo nagpasabut sa pagkahibalo (dili pagkalimot) nga ang imong mga sala gipasaylo na. Niining paagiha, madawat nimo ang gasa sa Espiritu Santo.<sup>54</sup>

Ang paghinulsol, unya, nagpasabut nga nahibal-an kung kinsa ka diha kang Jesu-Kristo ug pagpabilin sa Balaang Espiritu pinaagi sa pag-ambit sa lamesa sa Ginoo nga nahibal-an nga kitang tanan nakig-ambit sa usa ka pan ingon usa ka lawas sa **Kristo**.<sup>55</sup>

- † Niining paagiha, ang kaayo ug kaluoy ni Jehova magasunod kanato sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi didto sa gingharian sa langit, ug magapuyo kita sa balay sa Ginoo sa hataas nga mga adlaw, nga magainum sa kopa nga nagaawas sa rhema, busa nga kita pagabanhawon sa katapusan nga adlaw aron makasulod sa gingharian sa Dios.<sup>56</sup>
- † Ingon nga ang simbahan (kadtong nanagpanamkon sa rhema ug sa logos sa Dios) nagpasakop kang Kristo, ang imong tangkawan (o ikaw, nga usa sa pito ka simbahan) kuhaon gikan sa tuong kamot sa Anak sa tawoAkof modumili ka sa paghinulsol (o kon mapakyas ka nga mapuno sa Balaang Espiritu ug sa ingon mahimong dili mabungahon).

→Apanang **Anak sa Dios**nagdayeg sa simbahan sa Efeso nga ilang gidumtan ang mga buhat sa mga Nicolaita.

[Figure 2-a] Ang Komunyon<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup>Video 12. "1 . Paskuwa | 2. Tinapay nga Walay Lebadura." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/).

<sup>55</sup>Tan-awa ang "[Figure 2-a]," o Video 30. "The Communion." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).

<sup>56</sup>Video 27. "(unod, Kalag, & Espiritu) Salmo 23."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>57</sup>Video 30. "The Communion." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).



- Ang kahoy sa kinabuhi: Sa taliwala sa paraiso sa Dios alang sa mga mananaog

[Pin 2:7](#) Ang adunay igdulungog, kinahanglan magpatalinghug sa ginaingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia; Ang makadaug pagahatagan ko nga makakaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi, nga anaa sa taliwala sa paraiso sa Dios.

- ☞ [Pin 2:7](#) Ang adunay igdulungog, kinahanglan magpatalinghug sa ginaingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia; Kadtong makadaug pagahatagan ko ug pagkaon **ang kahoy sa kinabuhi**, nga anaa sa taliwala sa **ang paraiso sa Dios**.

Unsa ang buot ipasabut sa mga mananaog nga makakaon **ang kahoy sa kinabuhi** nga anaa sa taliwala sa **ang paraiso sa Dios**?

- Ang panghitabo diin **Hesus (ang Ginoo)** gihugasan ang mga tiil ni Pedro ug gikuha ang Iyang mga bisti ([Si Jhn 13:12](#)) nagpasabot niana **Hesus nasangkapansa Dios mga tawos** pagbuntog sa daotan ([1 Ju 2:14](#), [Mat 16:18](#)) pinaagi sa pagsul-ob kang Pedro (Iyang disipulo) sa limpyo nga puti nga bisti (uban Siya **ang mga logo sa Dios** ([Juan 13:12](#))). **Hesus** misulti ni Pedro sa paghugas sa mga tiil sa uban (ipakaylap ang mga logo sa Dios) aron ang mga ngalan sa mga mamumuo sa ebanghelyo (Israel) masulod **ang basahon sa kinabuhi** ([Si Phl 4:3](#)), ug sila mobarog sa balaang yuta sa wala pa **Dios**.<sup>58</sup>
- Usa sa duha ka kawatan nga gilansang tupad ni Jesus miingon Kaniya (gihubad gikan sa [Luk 23:42](#))<sup>59</sup>, **“Ginoo, Nagtuo ko nga ikaw Jesukristo, ang Anak sa Dios, ug nga ikaw mosaka sa imong Amahan ug ang akong Amahan, ug sa imong Dios ug ang akong Dios. Busa, hinumdumi ang akong hugot nga pagtuo, sa diha nga ikaw mosulod ngadto imong gingharian.”**  
→ Ug si Jesus mitubag, **“Sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, *Karon maqauban ka kanako sa paraiso.*”**
- Kanus-aang mga bunga sa daotan nga mga binhi pagaputlon gikan kanimo, ikaw nakadaug sa imong kalagug umadto sa bukid sa Zion, ug sa siyudad sa buhi nga Dios, **ang langitnong Jerusalem**.<sup>60</sup> Ikaw unyaadunay access sa **ang kahoy sa kinabuhi** sa **ang tanaman sa Eden** nga anaa sa taliwala sa **ang paraiso sa Dios**, diin ang unang tawo nga si Adan, nga gibuhatabuhi nga kalagapinaagi sa **ang GINOONG Dios**, gibutang sa sinugdanan ([Gen 2:8, 1 Co 15:45](#)).<sup>61</sup>  
(Pahinumdom: **Ang tanaman sa Eden** ([Gen 3:24](#)) **adunay ang kahoy sa kinabuhi**, nga anaa sa taliwala sa **ang paraiso sa Dios**.)
- Noo basaha [Pin 22:1-2](#),<sup>62</sup>  
**“Iyang gipakita kanako ang usa ka lunsay nga suba sa *tubig sa kinabuhi*, matin-aw sama sa kristal, nga nagagula gikan sa trono ni Dios ug sa *ang Kordero*. Sa tunga-tunga sa dalan niini (ang Balaan nga siyudad), ug sa matag kilid sa suba, anaa **ang kahoy sa kinabuhi**, nga namunga ug 12 ka bunga, ang matag kahoy mamunga matag bulan. Ang mga dahon sa kahoy kay sa pag-alagad sa panimalay sa mga nasud.”**  
→ **Ang kahoy sa kinabuhi** nga anaa sa taliwala sa **ang tanaman** sa paraiso sa **Dios**, anaa sa duha ka kilid sa suba sa taliwala sa dalan sa **ang Balaan nga siyudad**, diin **lunsay nga suba sa tubig sa kinabuhi** padayon sagawas sa trono sa **Dios** ug sa **ang Kordero**.<sup>63</sup>

<sup>58</sup>Video 11. “(Ang sapot ni Jesus) Sa wala pa ang “Pista sa Paskuwa.”

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-passover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-passover/).

<sup>59</sup>Video 38, “Ang duha ka kawatan gilansang sa krus tapad ni Jesus.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/).

<sup>60</sup>Video 20. “(Usa ka hait) Sakuban, Espada, ug Espada nga Duha ang sulab.”

[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

<sup>61</sup>Tan-awa ang “[3] 70 ka semana ni Daniel.”

<sup>62</sup>Gihubad pag-usab gikan sa [Pin 22:1-2](#).

<sup>63</sup>[Gen 2:9](#), ug tan-awa ang “([Pin 22:14](#)) **Ang kahoy sa kinabuhi**.”

- † Kung gigiyahan ka sa Balaang Espiritu, makadungog ka sa gisulti sa Espiritu sa simbahan sa Efeso ([Pin 2:1-7](#)) tungod kay ang Espiritu sa Amahan o ang Espiritu Santo nagsulti diha kanimo ([Mat 10:20](#), [Mar 13:11](#)).

[\(Pin 2:8-11\)](#) (2) Ngadto sa manolonda sa iglesia sa Smirna

[Pin 2:8](#) Ug ngadto sa manolonda sa iglesia sa Smirna isulat mo; Kini mao ang giingon sa nahauna ug sa katapusan, nga namatay, ug nabuhi;

☞ [Pin 2:8](#) Ug ngadto sa manolonda sa iglesia sa Smirna isulat mo;  
Kini mao ang giingon sa nahauna ug sa katapusan, nga namatay, ug nabuhi;

- Who mao ang nahauna ug ang katapusan, namatay ug nabuhi?  
-[Ang Ginoong Jesu-Kristo \(Ang Anak sa Dios\)](#).<sup>64</sup>

[Pin 2:9](#) Nasayod ako sa imong mga buhat, [G2041](#) ug kagul-anan, [G2347](#) ug kakabos, [G4432](#) (pero dato ka) ug *kabalo koang pagpasipala niadtong nagaingon nga sila mga Judio, ug dili diay, kondili sinagoga sila ni Satanas. [G4567](#)*

☞ [Pin 2:9](#) Akohibaloi ang imong mga buhat, ug kagul-anan, ug [kakabos, \(pero dato ka\)](#) ug Akohibaloi ang pagpasipala niadtong nagaingon nga sila mga Judio, ug dili diay, apan mga [ang sinagoga ni Satanas](#).

- Kinsa ni Satanas?  
-Si Satanas mao ang Yawa, ang karaang bitin, ang dakong dragon (tan-awa ang [Pin 12:9](#) alang sa dugang nga mga detalye).
- What mao ang pagpasipala sa mga Judio, nga sa pagkatinuod [ang sinagoga ni Satanas](#)?  
- Usa ka dakong panon sa mga Judio ug mga Gresyanhon mituo sa dihang ang duha ka apostoles (si Pablo ug Bernabe) nakigsulti kanila sa sinagoga sa mga Judio, nga nagpasabot nga sila [nagpatulisa ang kasingkasing diha sa espiritu](#), ug silang tanan nahimong [usa ka espirituhanon nga Judio](#). Apan ang dili magtutuo nga mga Judio mihulhog sa mga Hentil nga mga tawo ug naghimo sa ilang mga hunahuna nga naapektuhan sa daotan batok sa mga igsoon (Ang mga igsoon mao ang mga adunay managsama nga natural nga katigulangan, busa ang mga igsoon niini nga konteksto nagtumong sa mga Hentil nga Griyego nga misupak sa mga tumutuo nga mga Griego). Apan ang mga apostoles nagsulti nga maisugon diha sa Ginoong aron sa pagpamatuod sa mga logo pinaagi sa mga ilhanan ug mga katingalahan nga gibuhad sa ilang mga kamot. Unya ang panon sa katawhan sa siyudad nabahin ngadto sa mga midapig sa mga Judio ug sa mga midapig sa mga apostoles. Unya, ang mga Hentil ug ang mga Judio uban sa ilang mga magmamando, misulong sa pagbato sa duha ka apostoles.<sup>65</sup>

Ang mga Gentil nga mga tawo nga mituo sa logos sa Dios, nakadawat sa rhema sa Dios diha [Binuhatan 13:42](#).<sup>66</sup> Sa pagkakita sa mga Judio nga ang tibuk siyudad mianhi aron sa pagpaminaw kang Pablo nga nagsulti sa mga pulong sa Dios, napuno sila sa kasina ug busa misulti batok kaniya ug nagpasipala. Kada Adlaw nga Igpapahulay, si Pablo nagdani sa mga Hudiyong ug mga Grego diha sa sinagoga. Apan sa diha nga siya nagpamatuod ngadto sa mga Judio nga si Jesus mao ang Cristo, sila misukol ug nagpasipala, mao nga si Pablo miyabyab sa iyang bisti. [G2440](#) ug miingon: Ang imong dugo anaa sa ibabaw sa imong kaugalingon nga mga ulo; Ako mahinlo: sukad karon moadto ako sa mga Gentil nga nasud.”<sup>67</sup>

<sup>64</sup>Refer sa [Rom 1:3](#), [Pin 1:13-18](#), & video 16, “The Gentiles (The mystery of Christ).” [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>65</sup>Ibid.

<sup>66</sup>Mahitungod sa rhema-pagwali ni Pablo sa [Binuhatan 13:42](#), tan-awa ang video 15, “The Gospel of the logos of God.” [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/).

<sup>67</sup>Tan-awa ang “[Katapusang mensahe] Ang misteryo ni Kristo (Ang mga Hentil, Tanan nga mga nasud)” o video 16. “Ang mga Hentil, Tanang nasod 6/10.” [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

Tungod kay ang mga Judio nagsulti batok sa mga logo sa Dios ug nagpasipala, si Pablo ug Bernabe nakakita nga ang mga Judio naghukom sa ilang kaugalingon nga dili takus sa kinabuhing dayon ug miingon, "Kinahanglan nga ang mga logo sa Dios isulti una kanimo." Naghatag kini kanila ug igong rason sa pagdangop ngadto sa Hentil nga mga nasod nga nagtuman sa tagna ni Moises, "Pagahagiton ko kamo sa pangabugho pinaagi kanila nga dili mga katawhan, ug pinaagi sa usa ka buangbuang nga nasod pasuk-on ko kamo ([Rom 10:19](#))."**Ang mga logo sa Dios**unang gisulti ngadto sa mga Judeo, apan ang mga Gentil nga mga nasod mao ang naghimaya ug mituo sa mga logo sa Ginoo ug nakadawat sa rhema, nga naghagit sa mga Judio nga masina. Ang mga Judeo naghimo ug usa ka pag-alsa batok kang Pablo atubangan sa hukmanan, nga nag-angkon nga iyang gidani ang mga tawo sa pagsimba sa Dios nga supak sa balaod. Apan, gipapahawa sila sa luyoluyo sa Acaya (Gallio) gikan sa hukmanan tungod kay ang ilang mga pangutana mao ang mga logo, mga ngalan, ug ang ilang balaod. Unya gibunalan sa tanang mga Griego (ang nasod nga Hentil) ang pangulong magmamando sa sinagoga (si Sostenes, kauban ni Pablo) atubangan sa hukmanan. Sa sinagoga, si Pablo nakiglantugi ug nagdani sa mga butang sa gingharian sa Dios, apan siya mibiya uban sa mga tinun-an sa diha nga ang dili-magtutuo nga mga tawo nagsulti ug dautan sa maong paagi atubangan sa panon sa katawhan, ug siya nakiglantugi adlaw-adlaw sa usa ka eskwelahan ni Tirano. Human sa duha ka tuig, ang mga Judio ug mga Griego sa Asia nakadungog sa mga logo sa Ginoong Jesus, ug ang Dios nagbuhat ug espesyal nga gahom pinaagi sa mga kamot ni Pablo sa pag-ayo kanila, ug ang mga sakit ug ang mga daotang espiritu mibiya kanila.

Ang daotang espiritu nakahibalo sa gahom sa ngalan ni Ginoong Jesus nga gisulti ni Pablo, apan wala makahibalo niini sa dihang gipanumpa sa mga libud-suroy nga mga Judio nga mga exorsista ug sa pito ka mga anak sa Hudiyong pangulong pari, busa ang tawo nga gigamhan sa daotang espiritu milukso. kanila, nagmando kanila, ug nagdaug kanila, nga nagpakalagiw kanila sa balay nga hubo ug mga samaran. Ang tanang mga Judio ug mga Gresyanhon sa Efeso nangahadlok sa pagkahibalo nila niini, ug ang ngalan sa Ginoong Jesus gipadaku, ug ang mga logo sa Dios mitubo sa hilabihan gayud ug midaug.

Gipatawag ni Pablo ang mga kadagkoan sa simbahan ug gisultihan sila nga nag-alagad siya sa Ginoo samtang nagplano ang mga Judio batok kaniya, ug nga sa dayag gitudloan niya ang mga anciano sa balay ug balay, nga nagpamatuod sa mga Judio ug sa mga Gresyanhon, paghinulsol ngadto sa Dios, ug pagtoo ngadto sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Bisan tuod ang Balaang Espiritu mipamatuod kang Pablo nga ang mga gapos ug mga kasakitan nagpaabot kaniya didto sa Jerusalem, wala niya isipa ang iyang kalag nga mahal sa iyang kaugalingon aron iyang mahuman ang iyang kurso ug ang ministeryo, nga iyang nadawat gikan sa Ginoong Jesus aron sa pagpamatuod sa ebanghelyo sa grasya sa Dios ug sa iyang pagwali sa gingharian sa Dios.<sup>68</sup>

#### ☞ Wkalo ang buot ipasabot maopobre pero dato?

- Ang Ginoong Jesu-Cristo nakahibalo sa imong mga buhat, kagul-anan, ug kakabus, apan sa pagkatinuod dato ka tungod kay ang pagpadayag sa misteryo nga gitago sukad pa sa sinugdan sa kalibutan, karon gipadayag ngadto sa mga balaan sa Dios pinaagi sa pagkamasinugtanon sa pagtoo sumala sa ang pagsangyaw sa pagpadayag ni Jesukristo ([Rom 16:26](#)). Ug ang tinago nga mga bahandi sa himaya sa misteryo sa mga Gentil nga mga nasod (sirkunsisyon ug walay sirkunsisyon diha sa unod) mao ang "**Kristo**diha kanimo, ang paglaom sa himaya" ([Col 1:27](#)).<sup>69</sup>

Ang Anak sa tawo nagpugas ug maayong binhi (ang mga anak sa gingharian,[Mat 13:38](#)) sa Iyang uma (kalibutan). Ingon man usab, ang gingharian sa langit adunay mga anak sa gingharian, nga adunay mga logo sa Dios sa kalibutan. Apan sa diha nga sila (ang mga anak sa gingharian) nangatulog (o wala magmata,[1Te 5:10](#)), ang kaaway sa kalibutan mianhi, ug nagpugas og mga bunglayan taliwala sa mga trigo (ang logos sa Dios)<sup>70</sup>

- Ang magpupugas: Ang Anak sa tawo (Siya nga nagpugas sa maayong binhi mao ang Anak sa tawo,[Mat 13:37](#)).

Ang Anak sa tawo nagsabwag ug binhi (ang logos sa Diyos) ngadto sa (tinunglo) nga yuta alang sa mga anak sa gingharian. Ug samtang ang mga anak sa gingharian nangatulog ug mibangon sa gabii ug sa adlaw

<sup>68</sup>Video 16. Ang mga Hentil, Tanan nga mga nasod (Ang Ginoo, Ang Ginoong Jesus, ug Ang Ginoong Jesu-Kristo) 7/10." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>69</sup>Ibid.

<sup>70</sup>Video 26. "Ang Paskuwa sa Ginoo." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-passover-the-new-testament/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-passover-the-new-testament/).

(nagpasabot nga sila natawo pag-usab gikan sa yutan-on ngadto sa langitnong mga lawas), ang mga logo sa Dios mibangon ug mitubo nga wala mahibalo kon sa unsang paagi. Ang yuta nagapamunga (sa mga logo sa Dios) sa iyang kaugalingon (nga maayo) aron sa paghimo sa mga logo ngadto sa rhema: ang sulab. →ang dunggan →ang bug-os nga trigo sa uhay. Unya ang Anak sa tawo nagabutang sa galab kay ang pag-ani (ang mga anak sa gingharian sa langit) miabut na (aron ang mga anak sa langit nga adunay rhema makasulod sa gingharian sa Dios).<sup>71</sup>

Ang gingharian sa langitsama sa bahandi nga gitago sa uma (o sa kalibutan ([Mat 13:44](#)), nga mao ang bunga sa maayong binhi (ang rhema) nga orihinal nga gipugas sa uma (ang logos sa Dios) sa Anak sa tawo ([Mat 13:24](#)). Ang masulundon nga mga magtotoo lamang ang nakakita ug nangita sa bililhong bahandi sa gingharian sa langit (ang rhema), nga mao ang bunga sa logos sa Dios nga mitubo (namatay ug nabanhaw o natawo pag-usab) sa iyang uma. Kung ang usa ka magpapatigayon (ang masinugtanon nga magtotoo tungod kay nangita siya niining bililhon nga bahandi (o matahum nga mga perlas) nga mao ang rhema) makakaplag usa ka perlas nga labi ka mahal (ang rhema), moadto siya sa kalipay ug gibaligya ang tanan nga naa niya (nga mao ang logo sa Dios sa gingharian sa langit) ug mipalit niadtong uma (nga mao ang rhema [Mat 13:44](#) sa gingharian sa Dios), ug naghatag (tanang logo sa Dios) ngadto sa mga kabus.

Ang masinugtanon nga magtotoo miduol kang Jesus ug misunod kaniya ([Mat 19:21](#)) sa pagtipig sa ilang bahandi ([G2344](#)) (ang rhema) sa langit. Sa pagbuhat sa ingon, ang batan-ong lalaki mahimong hingpit. Busa, kung gusto nimo **perpekto**, lakaw ug pangitaa ang matahum nga mga perlas nga bililhon alang sa kalipay ug ibaligya ang tanan nga mga logo nga imong nabatonan, ug ihatag sa mga kabus, ug sunda si Jesus aron tipigan ang rhema sa langit aron makasulod sa gingharian sa Dios.

- **Motubo ngadto sa usa ka hingpit nga tawo**

[Efe 4:12](#) Alang sa **ang paghingpit sa mga santos**, <sup>G40</sup> **kayang trabahosa ministeryo**, alang sa paglig-on sa **ang lawas ni Kristo**:

[Efe 4:13](#) Hangtud nga kitang tanan moabut sa panaghiusa sa pagtoo, ug sa kahibalo sa **ang Anak sa Dios**, ngadto sa **usa ka perpekto nga tawo**,

ngadto sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan sa **Kristo**:

[Efe 4:14](#) Nga kita sukad karon dili na mga bata, nga ginatuya-tuya ngadto-nganhi, ug gipalid sa tanang hangin sa doktrina,

pinaagi sa limbong sa mga tawo, ug batid nga limbong, diin sila nanagbanhig aron sa paglimbong;

[Efe 4:15](#) Apan pagsulti sa tinuod sa gugma, mahimo **pagdako ngadto kaniya sa tanang butang**, nga mao ang ulo, bisan **Kristo**:

→ **Isulti ang tinuod sa gugma**, ug motubo sa tanang maayong kahibalo sa **ang Anak sa Dios**, ngadto sa sukod sa gidak-on sa kahingpitan sa **Kristo**, ug mahimong **usa ka perpekto nga tawo**.

- Makabaton ka ug Kasakitan sulod sa 10 ka adlaw- Ang Hebreohanon, Israel, ug ang mga Judio Si Abram ang Hebreohanon ([Gen 14:13](#)) ug ang Dios ('*élôhîm*) naghimo ug usa ka pakigsaad uban kang Abram nga siya mao

usa ka amahan sa daghan nga mga nasud ug mitawag sa iyang ngalan, Abraham.

[Mat 22:32](#) Ako mao ang Dios ni Abraham, ug ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob? Ang Dios dili Dios sa mga patay, kondili sa mga buhi.

- Dios mituman sa Iyang pakigsaad pinaagi lamang sa binhi ni Abraham diha kang Isaac, nga iya sa Israel.

[Rom 9:6](#) Dili ingon nga ang pulong (ang mga logo) <sup>G3056</sup> sa **Dios** walay epekto.

Kay sila dili ang tanan nga Israel, nga iya sa Israel:

[Rom 9:7](#) Dili usab, tungod kay sila mga kaliwat ni Abraham, silang tanan nga anak; <sup>G5043</sup>

---

<sup>71</sup>Video 13. "Ang pulong (logos & rhēma)." [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).



*apan, Diha kang Isaac pagatawgon ang imong kaliwat.*

-Ang anak ni Isaac, si Jacob adunay 12 ka anak nga lalaki nga mao ang 12 ka tribo sa Israel. Bisan pa si Moises ug si Jesus mao pareho sila nga naghalin sa 12 ka tribo sang Israel kag pareho sila sang mga katigulangan (Abraham, Isaac, ug Jacob) gikan sila sa lainlaing mga tribo: si Moises gikan sa usa ka Hebreohanon sa tribo ni Levi, ug **Hesus** gikan sa tribo ni Juda.<sup>72</sup>

-Kini **Hesus**, kinsa gitawag **Kristo** ([Mat 1:16](#)), **ang Ginoo** ([Binuhatan 2:36](#)) mao ang mga Judio nga migula gikan sa Juda, apan Siya gilansang sa krus sa tibuok balay sa Israel ([Binuhatan 2:36](#)).

*[Heb 7:14](#) Kay dayag nga ang atong Ginoo nagagikan sa Juda;  
diin nga banay si Moises wala maghisgot mahitungod sa pagkasacerdote.  
[Mar 15:2](#) Ug si Pilato nangutana kaniya (Jesus), Ikaw ba ang Hari sa mga Judio?  
Ug siya mitubag ug miingon kaniya: Ikaw mao ang nagsulti niini.*

-Ang mga Judio (sa sulod vs. sa gawas): Ang mga Judio sa kinaiyanhon dili mga makasasala sa Hentil nga mga nasud ingon nga sila mao ang mga anak sa Israel, nga gicircuncidahan sa unod. Apan ang usa, kansang kasingkasing anaa sa sulod kay gicircuncidahan sa espiritu, mao ang Judio kansang hari mao ang **ang Ginoo** ([Juan 12:15](#)) sa langit ug yuta (yuta, [Binuhatan 17:24](#)).<sup>73</sup>

*[Rom 2:28](#) Kay siya dili usa ka Judio, nga sa dayag; dili usab kana nga sirkunsisyon,  
nga anaa sa gawas diha sa unod:*

*[Rom 2:29](#) Apan siya usa ka Judio, nga mao ang usa sa sulod; ug ang circuncicion iya sa kasingkasing,  
**sa espiritu**, ug dili sa sulat; kansang pagdayeg dili sa mga tawo, kondili sa Dios.)*

-Apan tungod kay ang mga Judio misalikway sa mga logo sa Dios ug mihukom sa ilang kaugalingon nga dili takus sa kinabuhing dayon ([Binuhatan 13:46](#)), ang kahayag sa kaluwasan mibalik ngadto sa mga Hentil, ug sa ingon ngadto sa mga kinatumyan sa yuta ([Binuhatan 13:46-47](#)).

Ang pagkabuta sa bahin nga nahitabo sa Israel (ang pagkabuta nagtumong sa mga Judio nga misalikway sa mga logo sa Dios) magapadayon hangtud nga moabut ang kahupnganan sa mga Gentil, nga mahitabo sa adlaw sa atong Ginoong Jesus Kristo ([1Co 1:8](#)).<sup>74</sup>

*[Rom 11:25](#) Kay dili ko buot, mga igsoon, nga kamo dili mahibalo niining tinago.  
tingali unya kamo mahimo nga maalamon sa inyong kaugalingon nga paghunahuna;  
nga ang pagkabuta sa usa ka bahin nahitabo sa Israel, hangtud nga ang kahupnganan sa  
mga Gentil makasulod.*

*[Rom 11:26](#) Ug sa ingon niana ang tibook Israel maluwas: ingon sa nahisulat,*

---

<sup>72</sup>Tan-awa ang "[Figure 2-b] Ang mga kaliwatan gikan kang Adan hangtod kang Jesus," "[Figure 2-c] Israel & The sons of Israel,"

ug

"[Hulagway 2-d] Ang GINOO (mahimong) Diyos."

<sup>73</sup>Tan-awa ang "[Pin 11:3-4](#) Ang duha (2) ka saksi."

<sup>74</sup>Tan-awa ang "[3] 70 ka semana ni Daniel," ug "[Pin 19:15-16](#) Armagedon (Ang kasuko sa Labing Gamhanang Diyos)"



*Mogula gikan sa Sion ang Manluluwas, ug magapapahawa sa pagkadili-diosnon gikan kang Jacob:*





**The LORD (becomes your) God**

The LORD (יהוה) becomes → God (אֱלֹהִים, אֱלֹהֵינוּ) (for the people of Israel forever)

**2 Samuel 7**

Behold, I am **the LORD** <sup>H5026</sup> **the God** <sup>H430</sup> of all  **flesh** <sup>H1332</sup> is there anything **dabbar/rhema** <sup>H1697</sup> too hard for me? (Jer. 32:27)

**The LORD** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup>

- Wherefore **thou art great** <sup>H1471</sup> O **LORD** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup> **beside these** <sup>H2008</sup> neither **is there any God** <sup>H430</sup> **beside these** <sup>H2008</sup> according to all that we have heard <sup>H5045</sup> with our ears. (2Sa 7:22)
- And now, O **LORD** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup> **concerning thy servant, and concerning his house, establish it for ever, and do as thou hast said** (2Sa 7:25)

**The LORD** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup>

- The ark of God** <sup>H430</sup> dwelleth within **curtains** (2Sa 7:2)
- The LORD** <sup>H430</sup> have not dwelt in any house since the time that He brought up **the children(sons)** <sup>H1121</sup> of Israel out of Egypt, even to this day, but have **walked in a tent and in a tabernacle**. (2Sa 7:6)
- Caused David to rest** from all his enemies. (2Sa 7:11)
- Will **make David an house** (2Sa 7:11)
- Thou shalt sleep with thy fathers, I will set up **thy seed** after thee, which shall **proceed out of thy bowels**, and I will establish his kingdom. (2Sa 7:12)
- David's seed after his bowels shall **build an house for my (the LORD) name**, and I will **stablish the throne of his kingdom for ever**. (2Sa 7:13)
- I (the LORD) will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the **children(sons)** <sup>H1121</sup> of men. (2Sa 7:14)
- But my (the LORD) **mercy shall not depart** away from him, as I took it from Saul, whom I put away before thee. (2Sa 7:15)
- And **thy house and thy kingdom shall be established for ever** before thee: thy throne shall be established for ever. (2Sa 7:16)

**The LORD** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup>

- Now therefore so shalt thou say unto my servant David, Thus saith **the LORD** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup> **of hosts** <sup>H6635</sup>, I took thee from the sheepcote, from following the sheep, to be ruler over **my people**, over **Israel**. (2Sa 7:8)
- And I was with thee whithersoever thou wentest, and have cut off all thine enemies out of thy sight and have made thee a **great name**, like unto the name of the great **men** that are in the earth. (2Sa 7:9)
- Moreover, I will appoint a place for **my people Israel**, and will plant them, that they may dwell in a place of their own, and **move no more**.
- neither shall the children(sons) <sup>H1121</sup> of wickedness afflict them any more, as beforetime. (2Sa 7:10)
- For thou, O **LORD of hosts, God of Israel**, hast **revealed to thy servant**, saying, I will build thee an **house**; therefore hath thy servant found in his heart to pray this prayer unto thee. (2Sa 7:27)

**The LORD** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup>

- Then went King David in, and sat before the **LORD** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup> **(without name of the supreme God amongst the Hebrews)** <sup>H6635</sup>? and what is **my house** that thou hast brought me hitherto? (2Sa 7:18)
- O **LORD** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup> **of hosts** <sup>H6635</sup>, but thou hast **spoken also of thy servant's house for a great while to come**.
- What can David say more unto thee? **LORD** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup> **knowest thy servant** (2Sa 7:20)

**The Word** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup>

- For **thy words** <sup>H1697</sup> **sake**, and according to **thine own heart**, hast thou done all these **great things**, to make thy servant know **them**. (2Sa 7:21)
- And now, O **Lord** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup> **of hosts** <sup>H6635</sup>, thou art that **God** <sup>H430</sup> **and thy words** <sup>H1697</sup> **be true**, and thou hast **promised** <sup>H1697</sup> **this goodness** <sup>H2008</sup> **unto thy servant**.
- Therefore now let it please thee to **bless the house of thy servant**, that it may **continue for ever** before thee: for thou, O **Lord** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup> **of hosts** <sup>H6635</sup>, hast **spoken it**, and → with **thy blessing let the house of thy servant be blessed for ever** (2Sa 7:29)

Deu 30:14 But the word **dabbar** <sup>H1697</sup> is very nigh unto thee, in thy mouth, and in thy heart, that thou mayest do it.  
 Rom 10:8 But what saith it? The word **(the rhema)** <sup>H430</sup> is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart: that is, the word **(the rhema)** <sup>H430</sup> of faith, which we preach.  
 → The word **(the rhema)** <sup>H430</sup> of faith in Rom. 10:8 is the rhema, so the word in Deu 30:14 should have the same reference.

Jer. 36:6 Therefore go thou, and read in the roll, which thou hast written from my mouth, **the words** <sup>H1697</sup> of the **LORD** <sup>H430</sup> **in the ears of the people in the LORD's house** upon the fasting day: and also thou shalt read them in the ears of all Judah that come out of their cities. Deu 28:58 If thou wilt not observe to do all the words <sup>H1697</sup> of this law that are written in this book, that thou mayest fear this glorious and fearful name, **THE LORD** <sup>H430</sup> **THY GOD**.  
 Jos 8:34 And afterward he read all the words <sup>H1697</sup> of the law, the blessings and cursings, according to all that is written in the book of the law.  
 Luk 3:4 As it is written in the book of the words <sup>H1697</sup> of Esaias the prophet, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.  
 Jhn 15:25 But this cometh to pass, that the word <sup>H1697</sup> might be fulfilled that is written in their law. They hated me without a cause.  
 → The words **(dabbar)** <sup>H1697</sup> of the LORD refers to all the words **(the rhema)** written in the books of the law and the book of the prophet that are to be heard in the ears of the people in the LORD's house, and the LORD becomes their God.

**God** <sup>H430</sup>

- And what **one nation** <sup>H1471</sup> in the earth <sup>H778</sup> is like **thy people** <sup>H5871</sup> **Israel** <sup>H3478</sup> **ever like Israel** <sup>H3478</sup> whom **God** <sup>H430</sup> **went** <sup>H1697</sup> **to redeem** <sup>H2599</sup> for a people, **and to make** <sup>H7760</sup> **him a name** <sup>H5824</sup> **and to do** <sup>H6213</sup> for you great things, **and terrible** <sup>H1420</sup> for thy land **(earth)** <sup>H778</sup> before **the people** <sup>H5871</sup> **Israel** <sup>H3478</sup> which thou redeemedst <sup>H2599</sup> to thee from Egypt, **and their gods?** <sup>H430</sup> (2Sa 7:23)
- For thou hast confirmed <sup>H5558</sup> to **thyself** **thy people** <sup>H5871</sup> **Israel** <sup>H3478</sup> to be a **people** <sup>H5871</sup> **unto thee for ever** <sup>H5558</sup> and **thou** **LORD** <sup>H430</sup> **art become** <sup>H5558</sup> **their God** <sup>H430</sup> → **art become** <sup>H5558</sup> **their God** <sup>H430</sup> (2Sa 7:24)

<sup>77</sup>Video 6. "Ang GINOO (mahimong) Diyos."

Makabaton ka ug Kasakitan sulod sa 10 ka adlaw (Usa ka purongpurong sa kinabuhi)

**Pin 2:10** Ayaw kahadlok sa mga butang nga imong pagaantuson:  
tan-awa, ang yawa<sup>G1228</sup>ibalhog ang uban kaninyo ngadto sa bilangoan, aron kamo masulayan;  
ug kamo adunay kagul-anan<sup>G2347</sup> napulo ka adlaw:  
magmatinud-anon ka hangtod sa kamatayon, ug hatagan ko ikaw ug korona<sup>G4735</sup> sa kinabuhi.

☞ **Pin 2:10** Ayaw kahadlok sa mga butang nga imong pagaantuson:  
tan-awa, ang yawa mobalhog sa uban kaninyo ngadto sa bilangoan,  
aron kamo masulayan; ug kamo makabaton **kagul-anan<sup>G2347</sup> alang sa napulo (10) mga adlaw:**  
magmatinud-anon ka hangtod sa kamatayon, ug hatagan ko ikaw **usa ka korona<sup>G4735</sup> sa kinabuhi.**

- **10 ka adlaw nga kasakitan**

- Ang mga mananaog sa simbahan sa Smirna dili masakitan sa ikaduhang kamatayon (**Pin 2:11**), nagpasabot nga sila ang mahibilin sa yuta sulod sa 1,000 ka tuig nga paghari ni Kristo.

- Planohon ni Gog ang kataposang gubat sa Gog ug Magog sa kataposan sa 1,000 ka tuig, sa ingon ang 10 ka adlaw sa kasakitan

- nga atubangon sa simbahan sa Smirna mahimong adunay kalabutan nianang katapusang gubat, nga magkinahanglan sa simbahan sa pagtuo ni Smirna hangtod sa kamatayon.<sup>78</sup>

- **Unsaon nato pagdawat ang korona sa kinabuhi**<sup>79</sup>

- Sa diha nga ang mga anak sa Israel managbulag aron sa paggahin sa ilang kaugalingon alang kang Jehova, sa pagbuhat sa mga katingalahang buhat, sila

- mga balaan kang Jehova, tungod kay ang purongpurong sa ilang Dios anaa sa ibabaw sa ilang ulo. Ang pulong

- (rhema<sup>G4487</sup>)<sup>H1697</sup>, nagbuhat ug katingalahan sa Ginoo, ang Dios sa tanang unod, **ang tinuod nga Diyos sa Kinabuhi**<sup>H2416</sup>

- (**Si Jer10:10**). Siya ang nagbuhat sa yuta<sup>H776</sup> pinaagi sa iyang kusog<sup>H3581</sup> (**Si Jer10:12**), ug ang himaya sa batan-ong mga lalaki mao

- ang ilang kusog, ug ang kadunggan sa mga tigulang mao ang ubanon nga ulo, nga **maoy usa ka purongpurong sa himaya,**

- makaplagaan diha sa dalan sa pagkamatarong.

**San 1:12** Bulahan ang tawo nga nagaantus sa mga pagsulay, kay sa diha nga siya pagasulayan, siya makadawat

**ang korona** (στέφανος, *stephanos*)<sup>G4735</sup> **sa kinabuhi,**  
nga **ang Ginoo** nagsaad sa mga nahiguqma kaniya.

- Saulo, nga ginatawag man nga Pablo (**Binuhatan 13:9**), nagwali niana **Kristo** mao ang **ang Anak sa Dios** kanus-**ausa ka suga** (sa Ginoo)

- misidlak libot kaniya gikan sa langit (**Binuhatan 9:20**). Iyang gisangyaw ang ebanghelyo kay nahibalo nga adunay ganti

- alang niadtong nagbuhat niini nga kinabubut-on, ug ang ganti sa pagsangyaw sa ebanghelyo mao ang **paghimo sa ebanghelyo sa**

- Kristo nga walay bayad,** mao nga **ang awtoridad sa ebanghelyo wala giabuso.** Ug ang ebanghelyo nga among giwali,

- Gidala kanamo gikan sa Bukid sa Zion sa Jerusalem ug gantihan ka sa imong buhat pinaagi sa Ginoo

<sup>78</sup>Tan-awa ang "**Pin 19:19** *Ang mananap, ang mga hari sa yuta, ug ang ilang mga kasundalohan naqtigom aron sa pagpakigqubat batok sa dakong Diyos.*"

<sup>79</sup>Tan-awa ang "[Figure 2-f]," o Video 31. "Usa ka Nazareo ngadto sa Dios (Ang Buhok sa Ulo)." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/).

Ginoo (**lādōnāy**)<sup>H136</sup> DIOS (**y<sup>h</sup>ōvâ**).<sup>H3069</sup> Aron makabaton ug daghang mga tawo pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo, kinahanglan nga kita mahimong mga alagad sa tanan, lakip ang mga Judio, kadtong nailalum sa balaod, kadtong walay balaod (uban sa ikaw ubos sa balaod sa **Kristo**), ug ang mga mahuyang tungod sa ebanghelyo, aron mahimo nakig-ambit uban kanila. Kinahanglan kitang modagan sa atong lumba kay nahibalo nga usa ra ka magdadagan ang makadawat sa premyo, ug kadtong naningkamot nga makadaog sa lumba kinahanglang magpugong sa kaugalingon sa tanang butang aron makabaton ug dili madunot nga korona.<sup>G4735</sup> Aron mahimo kini, kinahanglan natong huptan nga kontrolado ang atong lawas ug ipasakop kini, aron dili, kay nakasangyaw na sa uban, kita mismo nahimong mga sinalikway.<sup>80</sup>

- † Sa wala pa ang kahayag sa Diyos gikan sa langit nahulog sa yuta ni Pablo sa Damasco, gilutos ni Pablo si Jesus ug gihatagan si Pablo ug awtoridad sa pangulong mga pari sa pagbuhat ug daghang butang nga supak sa ngalan ni Jesus nga Nazarenon, sama sa pagbilanggo sa mga balaan, paglutos, pagsilot, ug pagpatay. kanila, ug nagpugos kanila sa pagpasipala.<sup>81</sup> Si Judas Iscariote maoy usa sa 12 ka apostoles nga nakadawat sa Espiritu Santo gikan sa Ginoo. Sa ato pa, ang mga tinun-an nga gihatagan ug gahom ug awtoridad ug nahimong mga apostoles mahimo usab nga magbudhi kang Jesus, ug ang kamot sa kaaway (ang anak sa daotan) nga nagbudhi kang Jesus kauban Niya sa lamesa. Apan ikaw ang apostol nga nagpadayon uban ni Jesus sa Iyang mga pagtintal; busa, si Jesus motudlo og gingharian nganha kaninyo, sama nga ang Iyang Amahan mitudlo og gingharian ngadto Kaniya. Sa samang paagi, ang pangulo sa mga apostoles mao ang nag-alagad, maingon nga si Jesus anaa sa ilang taliwala sa pag-alagad ([Luk 22:24-30](#)).

→Ang “[Figure 2-a]” nagpakita sa kalainan tali sa mga tinun-an ug mga apostoles.<sup>82</sup>

- **Matinumanon hangtod sa kamatayon**  
- Ang pagsulay sa inyong pagtuo pagasulayan pinaagi sa kalayo aron kamo mahimong dato sa himaya sa iyang kabilin diha sa ang mga santos sa diha nga ang mga mata sa inyong salabutan nalamdagan, diin kamo makaplagan ngadto pagdayeg ug dungog ug himaya sa pagpakita ni Jesukristo ug dawata ang kaluwasan sa inyong mga kalag sa katapusan sa imong pagtoo. Kini gialagad nganha kaninyo pinaagi kanila nga nagwali sa ebanghelyo ngadto kanimo uban sa Espiritu Santo nga gikan sa langit.<sup>83</sup>
- **Usa ka korona sa kinabuhi**<sup>84</sup>  
-**Ang Ginoo, ang tinuod Dios sa kinabuhin** nagbuhat sa yuta pinaagi sa iyang kusog, nagtukod sa kalibutan pinaagi sa iyang kusog kaalam, ug nagbuklad sa kalangitan pinaagi sa iyang salabutan. **Ang Ginoo**, ang Dios sa tanang unod, nagabuhat katingalahang buhat sa yuta (ang uga nga yuta, ang patukoranan sa unod sa tawo) pinaagi sa **ang mga logo sa Dios** pinaagi sa paghimo niini ngadto sa **ang rhema**, ubos sa kondisyon nga buhaton sa mga anak sa Israel (lalaki man o babaye).

<sup>80</sup>Video 24. “Ikaw ang Balaan nga Jerusalem) Gidala kanamo gikan sa bukid sa Zion sa Jerusalem (1/3).” [www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).

<sup>81</sup>Video 16. “Ang mga Hentil, Tanang nasod (Apostle Paul) 1/10).” [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>82</sup>Tan-awa ang “[Figure 2-e],” o Video 29. “The Lord's Passover (The disciples vs The apostles).”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-passover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-passover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/).

<sup>83</sup>Video 43. “(Gipangulohan sa Espiritu) Ang mga anak sa Dios.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).

<sup>84</sup>Tan-awa ang “[Figure 2-f],” o Video 31. “Usa ka Nazareo ngadto sa Dios (Ang Buhok sa Ulo).”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/).

**pagbulag sa ilang kaugalingon** sa pagkonsagrar sa ilang kaugalingon pinaagi sa panaad sa usa ka Nazareo<sup>H5139</sup> ngadto sa Ginoo alang Kaniya pagbuhat ug katingalahang buhat ([Num 6:2](#)).

- Kon kamo motuman Kaniya, kamo makabaton ug usa ka anak nga lalake (ang Anak sa tawo), nga mao **ang mga logo sa saad**, naggiya kanato ngadto sa **kaluwasan** ([Rom 9:9](#)). Ang himaya sa mga batan-ong lalaki mao ang ilang kusog, ug ang dungog sa mga tigulang mao ang ubanon nga ulo. Ug ang ubanon nga ulo mao **usa ka korona sa himaya**, nga makaplagan diha sa dalan sa pagkamatarong.

- Sa diha nga ang mga anak sa Israel managbulag aron sa paggahin sa ilang kaugalingon alang kang Jehova, sa pagbuhat sa mga katingalahang buhat, sila mga balaan ngadto **ang Ginoo** tibuok adlawskay ang gikonsagrahan **korona** sa ilang **Dios** ana sa ilang ulo.

→ Gisaligan ka human makadungog sa mga logo sa kamatuoran, ang ebanghelyo sa imong kaluwasan. Human sa pagtuo, ikaw gisilyohan sa Balaang Espiritu sa saad ([Efe 1:13](#)).

[San 1:12](#) Bulahan ang tawo<sup>G435</sup> nga nagaantus sa mga pagsulay: <sup>G3986</sup> kay sa diha nga siya pagasulayan (aprobahan), <sup>G1384</sup> siya makadawat **ang korona** <sup>G4735</sup> sa **kinabuhi**, nga **ang Ginoo** nagsaad sa mga nahigugma kaniya.




[Figure 2-e] Ang Paskuwa sa Ginoo (Ang mga disipulo batok sa mga apostoles)<sup>85</sup>





[Figure 2-f] Usa ka Nazareo ngadto sa Diyos (Ang Buhok sa Ulo)<sup>86</sup>



<sup>86</sup>Video 31. "Usa ka Nazareo ngadto sa Diyos (Ang Buhok sa Ulo)."  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/).

- Ang ikaduhang kamatayon

[Pin 2:11](#) Ang adunay igdulungog, kinahanglan magpatalinghug sa ginaingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia; Siya nga magmadaugon dili masakitan sa ikaduhang kamatayon.

☞ [Pin 2:11](#) Ang adunay igdulungog, kinahanglan magpatalinghug sa ginaingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia; Siya nga makadaugon dili masakitan **ang ikaduha (ika-2) kamatayon**.

- **Ang ika-2 nga kamatayon**

- Ang mga mananaog sa simbahan sa Smirna mao ang nahibilin sa mga patay nga nahibilin sa yuta apan nabuhi human sa 1,000 ka tuig, nga mao ang unang pagkabanhaw, ug sa ingon kini nga mga mananaog dili masakitan sa ika-2 nga kamatayon.<sup>87</sup>

† Kung gigiyahan ka sa Balaang Espiritu, makadungog ka sa gisulti sa Espiritu sa simbahan sa Smirna ([Pin 2:8-11](#)) tungod kay ang Espiritu sa Amahan o ang Espiritu Santo, nagasulti diha kanimo ([Mat 10:20](#), [Mar 13:11](#)).

([Pin 2:12-17](#)) (3) Ngadto sa manolonda sa iglesia sa Pergamo

[Pin 2:12](#) ¶ Ug isulat mo ang manolonda sa iglesia sa Pergamos; Kining mga butanga mao ang giingon sa may hait nga espada<sup>G4501</sup> nga adunay duha ka sulab;

☞ [Pin 2:12](#) ¶ Ug isulat mo ang manolonda sa iglesia sa Pergamos; Kining mga butanga nagaingon ang aduna **ang hait espada uban sa duha ka sulab**;

- **Wkalo kay ang mahait nga espada nga duhay sulab<sup>G4501</sup>?**

- **Ang rhema sa Gino** (refer sa [Pin 1:16](#), "Wkalo kay hait nga espada nga duhay sulab<sup>G4501</sup>?")

- **Who adunay ang mahait nga espada nga duhay sulab<sup>G4501</sup>?**

- Usa ka mahait nga duhay sulab nga espada<sup>G4501</sup> mugawas sa baba sa **ang Ginoong Jesu-Kristo, ang Anak sa Dios** ([Pin 1:13](#)).

- Ang hait nga 2-sulab nga espada

[Pin 2:13](#) Ako nahibalo sa imong mga buhat, ug diin ikaw nagpuyo, bisan diin si Satanas lingkoranan (trono)<sup>G2362</sup> mao ang: ug ikaw nagkupot sa akong ngalan, ug wala molimud sa akong hugot nga pagtuo, bisan niadto nga mga adlaw diin si Antipas mao ang akong matinud-anon nga martir, kinsa gipatay diha kaninyo, diin si Satanas nagpuyo.

[Pin 2:14](#) Apan aduna akoy pipila ka butang batok kanimo,

kay anaa kanimo didto sila nga naghupot sa doktrina ni Balaam, nga nagtudlo kang Balac<sup>G904</sup>

sa pagbutang ug kapangdolan sa atubangan sa mga anak (mga anak)<sup>G5207</sup> sa Israel, sa pagkaon sa mga butang nga gihalad ngadto sa mga diosdios, ug sa pagpakighilawas.

[Pin 2:15](#) Ingon man usab anaa kanimo ang mga nanaghupot sa pagtolon-an sa mga Nicolaita, nga butang nga akong gidumtan.

[Pin 2:16](#) Paghinulso<sup>G3340</sup> o kon dili, moanha ako kanimo sa madali,

ug makig-away batok kanila pinaagi sa espada<sup>G4501</sup> sa akong baba.

☞ [Pin 2:13](#) Ako nahibalo sa imong mga buhat, ug diin ikaw nagpuyo, diin ang trono ni Satanas.

Ug ikaw mikupot pag-ayo sa Akong ngalan, ug wala molimud sa Akong pagtoo bisan pa sa mga adlaw niana

**Antipas** mao ang Akong matinud-anon nga martir, nga gipatay diha kaninyo, diin nagpuyo si Satanas.

☞ [Pin 2:14](#) Apan aduna akoy pipila ka butang batok kanimo,

<sup>87</sup>Tan-awa ang "[Pin 20:5-6](#)) *Ang unang pagkabanhaw (Ang ika-4 nga pagbantay)*."

tungod kay naa didto ang mga naghupot sa doktrina sa **Balaam**, nga nagtudlo kang Balac sa pagbutang ug kapangdolan sa atubangan sa mga anak sa Israel, sa pagkaon sa mga butang nga hinalad sa mga diosdios, ug sa pagpakighilawas.

☞ [Pin 2:15](#) Ingon man usab anaa kanimo ang mga nanaghupot sa pagtolon-an sa mga Nicolaita, nga butang nga akong gidumtan.

☞ [Pin 2:16](#) [Paghinulsol](#), kay kon dili, ako moanha kanimo sa madali ug makig-away batok kanila pinaagi sa akong espada **baba**.

- Unsa ang **Balaam** nagpasabot?

- Balac (Strong's [G904](#))<sup>G904</sup> nagkahulogang “usa ka tiglaglag o tiglaglag, usa ka hari sa Moab”<sup>88</sup>

- Balaam (Kusog ni [G903](#)) nagpasabut nga “tingali”<sup>89</sup> nga adunay lintunganayng kahulogan gikan sa Strong's [H1109](#), “dili sa ang mga tawo.”<sup>90</sup>

- Ang pagsunod sa dalan ni Balaam nagpasabut sa paghigugma sa ganti sa pagkadili matarung (sama sa pagkaon nga gihalad mga butang ngadto sa mga diosdios ug pagpakighilawas), nga sukwahi sa hustong dalan ni Jesu-Kristo, ang matarung nga ([1Ju 2:1](#)).

[2Pe 2:15](#) *Nga mingbiya sa matarung nga dalan, ug nahisalaag, nagsunod sa dalan ni Balaam*<sup>G903</sup> *ang anak nga lalaki ni Bosor, kinsa nahigugma sa suhol (ganti)*<sup>G3408</sup> *sa pagkadili-matarong;*<sup>G93</sup>

† [Ang tanang pagkadili matarung sala ug adunay sala nga dili ngadto sa kamatayon](#) ([1Ju 5:17](#)). Ang kamatayon naghari gikan kang Adan hangtod kang Moises, apan **Kristo Jesus** mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasala ug **Dios** nagbanhaw kanato uban sa **Kristo** ug gipalingkod kami nga magkauban sa langitnong mga dapit sa **Kristo Jesus**. Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay, apan diha **Kristo**, ang tanan pagabuhion ([1Co 15:22](#), [Rom 5:14](#), [Efe 2:6](#)).<sup>91</sup>

† Kita nahibalo nga bisan kinsa nga gipanganak sa **Dios** wala makasala; apan siya nga gipanganak **Dios** nagabantay sa iyang kaugalingon, ug kanang dautan dili magahikap kaniya ([1Ju 5:18](#)). Ug nahibal-an namon kana **kita iya sa Dios**, ug ang tibuok kalibutan nahimutang sa kadautan ([1Ju 5:19](#)).

- **Ang ba-ba** diin ang mga pulong<sup>H1697</sup> sa Ginoogibutang ([Si Jer 1:9](#)) ug ang espada<sup>G4501</sup> mao ang **rhema sa Ginoo** ([Pin 1:16](#)). Ang Anak sa tawo makig-away pinaagi sa espada<sup>G4501</sup> sa Iyang baba o sa rhema sa Ginoobatok sa mga dili matarung nga nagkupot sa doktrina ni Balaam (nga nagtudlo kang Balac) ug sa doktrina sa mga Nicolaitan, nga nagbutang ug kapangdolan sa atubangan sa mga anak sa Israel, nga naghimo kanila sa pagkaon sa mga butang nga gihalad ngadto sa mga diosdios ug sa pagpakighilawas.<sup>92</sup>

---

<sup>88</sup>G904 - balac - Strong's Greek Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access 2 Mar, 2023.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g904/kjv/tr/0-1/>.

<sup>89</sup>G903 - balaam - Strong's Greek Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access 2 Mar, 2023.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g903/kjv/tr/0-1/>.

<sup>90</sup>H1109 - bil'ām - Strong's Hebrew Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access 2 Mar, 2023.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/h1109/kjv/wlc/0-1/>.

<sup>91</sup>Video 12. "Ang kaliwatan ni Jesu-Kristo (Genealogy of Jesus from Ad to God)."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/).

<sup>92</sup>Tan-awa ang "[Figure 2-g], [Figure 2-h], & [Figure 2-i]," o Video 20. "(Usa ka hait) Sakuban, Espada, & Duha ka sulab nga Espada)." [www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).



- Ang tinago nga manna

**Pin 2:17** Ang adunay igdulungog, kinahanglan magpatalinghug sa ginaingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia; Kadtong makadaug pagahatagan ko sa pagkaon sa mana nga tinago, ug hatagan siya ug puti nga bato, ug sa bato nahisulat ang usa ka bag-ong ngalan, nga walay tawo nga nahibalo gawas kaniya nga nakadawat niini.

☞ **Pin 2:17** Ang adunay igdulungog, kinahanglan magpatalinghug sa ginaingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Sa makadaug ihatag ko ang pipila niini **ang tinago nga mana** mokaon. Ug hatagan ko siya ug puti nga bato, ug diha sa bato nahisulat ang usa ka bag-ong ngalan nga walay bisan kinsa nga nakaila gawas kaniya nga midawat niini.

- **Tgitagoan niya ang mana**<sup>94</sup>

-Uban sa espada<sup>G4501</sup> sa **Iyang baba**, ang Anak sa Dios makig-away batok kanila nga naghupot sa doktrina ni Balaam sa pagbutang sa usa ka kapangdolan sa atubangan sa mga anak sa Israel, aron sa pagpugong kanila gikan sa pagkaon sa mga butang nga gihalad ngadto sa mga dios-dios, gikan sa pagpakighilawas, ug gikan kanila nga naghupot sa doktrina sa mga Nicolaita.

**Usa ka mahait espada nga duhay sulab**<sup>G4501</sup> gikan sa **baba** sa Anak sa tawo maoy nagdilaab nga espada<sup>H2719</sup> nga miliso sa tanang dalan aron sa pagbantay sa dalan sa kahoy sa kinabuhi, nga mao ang bunga sa tinago nga mana o rhema sa Ginoo,<sup>95</sup> nga igahatag sa mga mananaug aron makaon, ug usa ka maputi nga bato nga adunay bag-ong ngalan nga nahisulat niini.

**Ang mga logosa Dios** paspas, ug gamhanan, ug mas hait pa kay sa bisan unsa **espada nga duhay sulab**<sup>G3162</sup> (**Heb 4:12**). Usa ka mahait nga duhay sulab nga espada (ῥομφαία, rhomphaia)<sup>G4501</sup> sa **Iyang babamao** ang **usa ka nagdilaab nga espada**<sup>H2719</sup> nga nagliso sa tanang dalan aron sa pagbantay sa dalan sa **ang kahoy sa kinabuhi**, nga mao ang bunga sa tinago nga manna o rhema sa Ginoo (**Gen 3:24, 1Pe 1:25**).”

† Kung gigiyahan ka sa Balaang Espiritu, makadungog ka sa gisulti sa Espiritu sa simbahan sa Pergamos (**Pin 2:12-17**) tungod kay ang Espiritu sa Amahan o ang Espiritu Santo, nagasulti diha kanimo (**Mat 10:20, Mar 13:11**).

---

<sup>94</sup>I-refer sa “[Figure 2-e],” o Video 23. “The bread, The manna, & The hidden manna.”

[www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/](http://www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/), video 24. “Ang balay sa Dios.” [www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/), video 28. “Ang bunga sa Espiritu.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/).

<sup>95</sup>Refer sa **Pin 1:16**.






**mga simbahan, kay ang sulat makapatay” (2Co 3:6).**

④ [1Co 14:35](#) Ug kong sila buot makakat-on ug bisan unsa, papangutanaa sila sa ilang mga bana sa balay: kay kini usa ka kaulawan alang sa mga babaye sa pagsulti sa simbahan.

- Kong kadtong anaa sa pagkaulipon makakat-on ug bisan unsa, papangutanaa sila sa lalake sa gawasnon nga babaye, nga nagatudlo sa pulong nga nagagula sa baba sa Dios, kay ang espiritu nagahatag ug kinabuhi. ([2Co 3:6](#)).
- Ang mga pulong sa bag-ong tugon nga gisulti sa atong Ginoo mao ang "rhema," nga moabut uban sa mga siga <sup>H3851</sup>sa kalayo <sup>H784</sup>ug ang espada <sup>H2719</sup>sa Ginoo sa tanan nga unod ([Isa 66:15-16](#))
  - Ang Ginoo mopatay niadtong kansang mga buhat ug mga hunahuna nabalaan ug naputli pinaagi sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan ([Isa 66:15-17](#)).
  - Ang tanang kanasuran ug mga pinulongan magadala sa mga kaigsoonan alang sa halad ngadto kang Jehova gikan sa tanang kanasuran ngadto sa balaan nga bukid ni Jehova, ang Jerusalem ([Isa 66:18-24](#)).

But the word (*rhema*)<sup>G4487</sup> of the Lord endureth for ever.  
And this is the word (*rhema*)<sup>G4487</sup> which by the gospel is preached unto you ([1Pe 1:25](#)).  
Through faith we understand that the worlds were framed by the word (*rhema*)<sup>G4487</sup> of God, so that things which are seen were not made of things which do appear ([Heb 11:3](#)).



(Pin 2:18-29) (4) Ngadto sa manolonda sa iglesia sa Tiatira

[Pin 2:18](#) Ug ngadto sa manolonda sa iglesia sa Tiatira isulat mo;  
Kining mga butanga nag-ingon ang Anak sa Dios,  
nga ang iyang mga mata sama sa usa ka siga <sup>G5395</sup> sa kalayo, <sup>G4442</sup> ug ang iyang mga tiil sama sa fino nga  
tumbaga. <sup>G5474</sup>

☞ [Pin 2:18](#) Ug isulat mo sa manolonda sa iglesia sa Tiatira:

Kining mga butanga nag-ingon ang Anak sa Dios, nga adunay mga mata nga sama **usa ka siga sa kalayo**,  
ug ang iyang mga tiil sama sa fino nga tumbaga:

- Kinsa ba siya nga adunay mga mata sa siga sa kalayo, ug mga tiil sa fino nga tumbaga??  
- **Ang Ginoong Jesu-Kristo (Tsiya nga Anak sa Dios)** <sup>98</sup>
- Unsa ang **usa ka sunog**?  
- Dili lang **Hesus** mianhi sa yuta aron magpadala ug espada <sup>G3162</sup> ([Mat 10:34](#)), apan mianhi usab sa pagpadala **kalayo**, nga moliko **ang mga logo** sa pulong (**rhema**) <sup>G4487</sup> sa **Dios**. <sup>99</sup>  
- Ang misunod kang Juan mao **Kristo Jesus** ug **ang Espiritu Santo** moabot niadtong kinsa gibunyagan sa ngalan sa **ang Ginoong Jesus**; makadawat dayon sila og espirituhanong mga gasa nga makapahimo kanila pagsulti sa mga dila ug pagpanagna ([Buhat 19:4-6, 1Co 12:1](#)).
- † Ang kalibutan (ang langit ug ang yuta) <sup>G3056</sup> nga atong makita karon sa atong natural nga mga mata mao **ang mga logo** nga dili hinimo sa mga butang ingon nga kini makita, apan kini gitipigan nga gitipigan, gitagana ngadto **kalayo** (aron ipadayag **ang rhema** sa **Dios**) batok sa adlaw sa paghukom ug sa kapildihan sa dili diosnon nga mga tawo ([Heb 11:3, 2Pe 3:7](#)). <sup>100</sup>
- Unsa ang **usa ka siga sa kalayo** nagpasabot?  
- **Ang Ginoo** mangamuyo sa tanang unod pinaagi sa **kalayo** ug pinaagi sa Iyang espada <sup>H2719</sup>, ug pagapatyon niya kadtong kansang mga buhat ug ang mga hunahuna nabalaan ug naputli pinaagi sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan. <sup>101</sup>  
- **Ang mga pulong sa bag-ong tugon** sulti sa atong **Ginoo** mao ang "**ang rhema**", nga kauban **sigas** sa **kalayo** ug ang espada sa **ang Ginoo** sa tanang unod ([Isa 66:15-16](#)). <sup>102</sup>  
- Kay **Dios** mao ang mag-uuma ug ang Iyang Anak mao ang tinuod nga punoan sa paras, kita, ingon nga mga sanga, kinahanglan nga magpabilin **ang Anak sa Dios**, kinsa moinom sa bag-o (**rhema**) sa **ang gingharian sa Dios**. Kadtong nagpabilin diha Kaniya mamunga ug daghan nga bunga sa gingharian ug sa ingon mabulahan. Kung dili ka magpabilin sa Iyahar **rhema**, buhaton nimo isalibay ingon sa usa ka sanga ug ngadto **ang kalayo** ug masunog, apan dili ka kinahanglan mahadlok **ang Ginoo** magabuhat ug dagkung mga butang sa yuta. <sup>103</sup>
- † Human ka mabautismohan sa bautismo sa paghinulsol, tumoo ka kang Kristo Jesus (nga nagbautismo kanimo sa Espiritu Santo, ug sa Kalayo) ug magpabautismo sa ngalan ni Ginoong Jesus. Unya ang Balaang Espiritu mokunsad

<sup>98</sup>Refer sa [Pin 1:12](#).

<sup>99</sup>Ibid.

<sup>100</sup>Video 44. "Ang tagna sa kasulatan (2 Pedro 3) 1/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>101</sup>Video 22. "Paghubad sa Kasulatan sa bag-ong tugon." [www.therhemaofthelord.com/interpretation/22-interpretation-of-scripture-of-the-new-testament/](http://www.therhemaofthelord.com/interpretation/22-interpretation-of-scripture-of-the-new-testament/).

<sup>102</sup>Ibid.

<sup>103</sup>Video 28. "Ang bunga sa Espiritu." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/).



niadtong adunay mga logo nga mahimong rhema, nga gisulti kaniadto sa balaang mga propeta, ug sa sugo sa mga apostoles sa Ginoo ug Manluluwas ([2Pe 3:2](#)). [Ang Ginoong Jesus](#) igapadayag gikan sa langit nagpasabot nga [ang mga logo sa kamatuoran](#) (ang ebanghelyo sa imong kaluwasan) masunog [nagdilaab nga kalayo](#) sa pagpadayag sa rhema pinaagi sa ebanghelyo sa atong [Ginoong Jesukristo](#). Human kamo mituo ug nakadawat [Kristo](#), ikaw giselyohan sa [ang Espiritu Santo](#) sa saad. Usa ka nasod sa tanang katawhan sa Diyos, o 144,000 ([ang unang mga bunga ni Kristo](#)), kinsa nagbarog uban sa usa ka Kordero sa Bukid sa Sion nga ang ngalan sa iyang Amahan nahisulat sa ilang mga agtang.<sup>104</sup> Ang ebanghelyo ni Jesu-Kristo mahitungod sa Anak sa Diyos ug ang ebanghelyo sa simbahan diha sa Diyos misulod [mga logo](#), [sagahum](#), ug sa [ang Espiritu Santo](#), nga mao [ang rhema](#).<sup>105</sup>

- † **Hesum** ilakaw uban kanamo sa yuta ([Si Luk 8:27](#)), apan ang iyang mga tiil labaw sa tinunglo nga yuta <sup>G5476</sup> sa dihang gibatay Siya sa kahoy ug gilansang sa krus. Sa samang paagi, ang mga tiil ni Felipe ug sa eunuko wala makaabot sa yuta hangtod nga nakaabot sila sa usa ka tubig samtang naglingkod sila sa karwahe. ([Binuhatan 8:31](#)). Ang Ginoo mipabilin sa ilang mga tiil nga limpyo sa ilang pagpaingon sa tubig alang sa bunyag aron sila makabarug sa balaan nga yuta.<sup>106</sup>

- Ang imong mga buhat, gugma, ministeryo, pagtoo, pailub, ug ang katapusan nga labaw pa kay sa nahauna

[Pin 2:19](#) Nasayod ako sa imong mga buhat, <sup>G2041</sup> ug gugma (charity), <sup>G26</sup> ug serbisyo (ministeryo), <sup>G1248</sup> ug pagtuo, <sup>G4102</sup> ug ang imong pasensya, <sup>G5281</sup> ug ang imong mga buhat, <sup>G2041</sup> ug ang naulahi labaw pa kay sa nahauna.

☞ [Pin 2:19](#) Nasayod ako sa imong mga buhat, gugma, ministeryo, [pagsalig](#), ug ang imong pailub; ug mahitungod sa imong mga buhat, ang naulahi labaw pa kay sa mga nahauna.

- **[Faith](#)**

- Ang gingharian sa [Dios](#) dili lamang sa mga logo, apan sa [rhema sa Ginoo](#), ug [ang pagtuo](#) moabut pinaagi sa pagpaminaw

[ang rhema sa Dios](#), nga anaa sa [ang gahum](#) ug sa [ang Espiritu Santo](#).<sup>107</sup>

- Pagkahuman [pagsalig](#) moabut, dili na kita ilalum sa usa ka magtutudlo kondili sa mga anak sa [Dios](#) pinaagi sa [pagsalig](#) sa [Kristo Jesus](#).<sup>108</sup>

- [Heb 11:3](#) mga rekord, "Pinaagi sa [pagsalig](#) nakasabot ta niana [ang mga kalibutan](#) (ang langit ug ang yuta) gihimong hingpit pinaagi sa [ang rhema sa Dios](#)" ug adunay tulo ka kalainan kon sa unsang paagi [Dios](#) "naghimo" sa langit ug sa yuta.

→ [Ang rhema sa Dios](#) gibahin ngadto sa tulo ka lain-lain mga yugto:

- Mga butang nga "Gibuhat," <sup>H1254</sup> Gihimo (nahimo), <sup>H6213</sup> ug nanganak <sup>H3318&H8317</sup>.<sup>109</sup>

<sup>104</sup>Video 18. "Unang-bunga (Ang 144,000)." [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

<sup>105</sup>Tan-awa ang mga video #14 ug #35 aron masabtan ang pamaagi sa bunyag.

I-refer sa "[Figure 2-g] & [Figure 2-h]," o Video 14. "Repentance, Bautism & the Holy Spirit, & The gift of the Holy Spirit."

[www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/).

Video 35. "(Apostles) Disciples with Power and Authority."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

<sup>106</sup>Video 33. "Ilapil ang imong kaugalingon niini nga Karwahe." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thyself-to-this-chariot/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thyself-to-this-chariot/).


<sup>107</sup>Tan-awa ang "[Figure 2-j] & [Figure 2-k]," o Video 14. "Repentance, Baptism & the Holy Spirit."

[www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/).


<sup>108</sup>Bahin sa pagtuo, tan-awa ang "[Figure 2-j], [Figure 2-k], & [Figure 2-l]," o Video 42, "5. Trumpeta."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-the-feasts-of-the-lord-5-trumpets/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-the-feasts-of-the-lord-5-trumpets/).

<sup>109</sup>Video 1. "Ang pito ka adlaw sa paglalang sa Diyos." [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).



<sup>110</sup>Video 14. "Paghinulsol, Bautismo & ang Espiritu Santo, & Ang gasa sa Espiritu Santo."  
[www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/).



<sup>111</sup>Video 14. "Paghinulol, Bautismo & ang Espiritu Santo, & Ang gasa sa Espiritu Santo."  
[www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/).





- Kadtong nag-antus kang Jezebel nga walay paghinulsol: Gilabay ngadto sa Dakong Kasakitan

[Pin 2:20](#) Bisan pa nga ako adunay pipila ka mga butang batok kanimo, tungod kay imong gipasagdan kadtong babaye nga si Jezebel, nga nagatawag sa iyang kaugalingon nga manalagna, sa pagtudlo ug sa paghaylo sa akong mga alagad [G1401](#) sa pagbuhat sa pakighilawas, ug sa pagkaon sa mga butang nga gihalad ngadto sa mga diosdios.

[Pin 2:21](#) Ug gihatagan ko siya ug higayon sa paghinulsol sa iyang pagpakighilawas; ug siya wala maghinulsol.

[Pin 2:22](#) Ania karon, isalibay ko siya sa usa ka higdaanan, ug sila nga nanagpanapaw uban kaniya ngadto sa dakung kadaku [G3173](#) kagul-anan, [G2347](#) gawas kon sila maghinulsol sa ilang mga buhat (mga buhat). [G2041](#)

[Pin 2:23](#) Ug patyon ko ang iyang mga anak [G5043](#) uban sa kamatayon; ug ang tanang mga simbahan [G1577](#) mahibalo nga ako mao siya nga nagasusi sa mga amimislon [G3510](#) ug mga kasingkasing: ug Ako mohatag ngadto sa matag usa kaninyo sumala sa inyong mga buhat. [G2041](#)

- ☞ [Pin 2:20](#) Bisan pa niana ako adunay pipila ka mga butang batok kanimo, tungod kay imong gitugotan ang babaye nga si Jezebel, nga nagatawag sa iyang kaugalingon nga propetisa, aron sa pagtudlo ug paghaylo sa Akong mga alagad sa pagpakighilawas ug mokaon sa mga butang nga gihalad ngadto sa mga diosdios.
- ☞ [Pin 2:21](#) Ug gihatagan ko siya ug panahon sa paghinulsol sa iyang pagpakighilawas, ug wala siya maghinulsol.
- ☞ [Pin 2:22](#) Ania karon, isalibay ko siya sa usa ka higdaanan, ug sila nga nanagpanapaw uban kaniya ngadto sa sulod **dakokagul-anan**,
- ☞ [Pin 2:23](#) Pamatyon ko ang iyang mga anak sa kamatayon, ug ang tanan nga mga simbahan makahibalo nga Ako mao Siya kinsa nagsusi sa mga hunahuna ug mga kasingkasing. Ug ako magahatag sa matag usa kaninyo sumala sa inyong mga buhat.

- **Ang Anak sa Dios** adunay pipila ka mga butang batok sa simbahan sa Tiatira tungod kay ilang gitugotan ang usa ka babaye nga si Jezebel nga nagatawag sa iyang kaugalingon nga usa ka propetisa, sa pagtudlo ug paghaylo sa iyang mga alagad sa pagpakighilawas, ug sa pagkaon sa mga butang nga gihalad ngadto sa mga diosdios.

Gihatagan niya siya ug panahon sa paghinulsol, apan wala siya maghinulsol sa iyang pagpakighilawas. Busa iyang ihulog siya sa usa ka higdaanan, ug ang mga nanapaw uban kaniya ngadto sa **Dakong Kasakitan** gawas kon sila maghinulsol sa ilang mga buhat. Iyang pamatyon ang iyang mga anak sa kamatayon ug ang tanang simbahan makahibalo nga Siya mao ang nagsusi sa mga kasingkasing ug mga kasingkasing nga naghatag sa matag usa kaninyo sumala sa inyong mga buhat.

→Gawas kon sila maghinulsol sa ilang mga buhat, ang simbahan sa Tiatira itambog ngadto **Dakong Kasakitan**.

- Kadtong walay doktrina ni Jezebel: Kinahanglan nga mogunit pag-ayo hangtod sa Iyang pag-abot

[Pin 2:24](#) Apan kaninyo nagaingon ako, ug sa uban sa Tiatira, sa tanan nga wala niini nga pagtolon-an, ug nga wala makaila sa mga kahiladman ni Satanas, ingon sa ilang ginasulti; Wala na akoy laing palas-anon.

[Pin 2:25](#) Apan kanang anaa na kaninyo, hupti pag-ayo hangtod sa akong pag-abot.

- ☞ [Pin 2:24](#) Karon magaingon ako kaninyo, ug sa uban sa Tiatira, nga wala magbaton niini nga pagtolon-an, nga wala makaila sa mga kahiladman ni Satanas, ingon sa ilang pag-ingon, Ako dili magbutang kanimo ug laing palas-anon.
  - ☞ [Pin 2:25](#) Apan hupti pag-ayo ang anaa kanimo hangtod nga ako moanhi.
- Tnagpahulay siya sa Tiatira nga wala maghupot sa doktrina ni Jezebel

- Tungod kay wala sila makahibalo sa kahiladman ni Satanas, ang Anak sa Dios dili magpas-an kanila ug dili sila itambog ngadto sa Dakong Kasakitan. Apan sila, ingon nga Iyang mga alagad, kinahanglan magkupto pag-ayo sa kung unsa ang Iyang gipakita na kanila.

- Ang mga mananaog: Gihatagan ug awtoridad ibabaw sa Gentil nga mga Nasud

[Pin 2:26](#) Ug siya nga makadaug, [G3528](#) ug nagabantay sa akong mga buhat [G2041](#) hangtod sa kataposan, [G5056](#) kaniya ihatag ko ang gahum (awtoridad) [G1849](#) ibabaw sa mga nasud: [G1484](#)

[Pin 2:27](#) Ug siya ang magmando (magpakaon) [G4163](#) kanila uban sa usa ka sungkod [G4464](#) sa puthaw, [G4603](#) ingon sa mga sudlanan sa magkokolon sila dugmokon sa pagkadugmok. [G4937](#) bisan ingon nga Ako nakadawat gikan sa akong Amahan.

[Pin 2:28](#) Ug ihatag ko kaniya ang kabuntagon [G4407](#) bituon. [G792](#)

[Pin 2:29](#) Ang adunay igdulungog, kinahanglan magpatalinghug sa ginaingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia.

- ☞ [Pin 2:26](#) Ug siya nga makadaug, ug magabantay sa akong mga buhat hangtud sa katapusan, kaniya ihatag ko ang pagbulot-an ibabaw sa mga nasud.
- ☞ [Pin 2:27](#) Pakan-on niya sila **usa ka gunitanan nga puthaw**; Sila pagadugmokon sama sa mga sudlanan sa usa ka magkukulon: ingon sa akong nadawat gikan sa akong Amahan;
- ☞ [Pin 2:28](#) Ug ako siyang ihatag **ang bituon sa kabuntagon**.
- ☞ [Pin 2:29](#) Ang adunay igdulungog, kinahanglan magpatalinghug sa ginaingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia.

→ Ang simbahan sa Tiatira mao kadtong mitugot sa usa ka babaye nga si Jezebel (nga nagtawag sa iyang kaugalingon nga propetisa,

*sa pagtudlo ug paghaylo sa Iyang mga alagad sa pagpakiqhilawas, ug sa pagkaon sa mga butang nga gihalad ngadto sa mga diosdios*),

apan kadtong maghinulsol maluwas usab sa dili pa ang Dakong Kasakitan sama sa uban sa Tiatira nga walay doktrina ni Jezebel ([Pin 2:20-23](#)).

- **Usa ka gunitanan nga puthaw**  
- Ang mga mananaog nga nagbantay sa mga buhat sa **ang Anak sa Dios** hangtod sa kataposan hatagan ug awtoridad sa mga nasod (sa ubang mga birhen nga ibilin sa yuta sulod sa 1,000 ka tuig) sa pagpakaon kanila uban sa usa ka baras nga puthaw sama sa mga sudlanan sa usa ka magkukulon nga nadugmok sama sa Iyang nadawat gikan sa Iyang Amahan.

- **Ang bituon sa kabuntagon**  
[Pin 22:16](#) Ako **Hesus** mipadala sa akong anghel aron sa pagpamatuod nqanha kaninyo niini nga mga butang diha sa mga simbahan.

Ako mao **ang gamot ug ang kaliwat ni David**, ug **ang hayaq ug bituon sa kabuntagon**.

→ Para sa mga detalye bahin sa **ang hayaq ug bituon sa kabuntagon**, tan-awa sa “([Pin 22:16](#)) *Ang Mahayaq ug Bituon sa Kabuntagon (Ang Ginoong Jesu-Kristo)*.”

- † Kung gigiyahan ka sa Balaang Espiritu, madungog nimo kung unsa ang gisulti sa Espiritu sa simbahan sa Tiatira, tungod kay ang Espiritu sa Amahan o ang Espiritu Santo, nagsulti kanimo ([Mat 10:20](#), [Mar 13:11](#)).

### Kapitulo 3

[\(Pin 3:1-6\)](#) (5) Ngadto sa anghel sa simbahan sa Sardis (Ngalan sa Libro sa Kinabuhi)

[Pin 3:1](#) Ug ngadto sa manolonda sa iglesia sa Sardis isulat mo;  
Mao kini ang giingon sa adunay pito ka Espiritu sa Dios, ug pito ka bitoon;  
Ako nahibalo sa imong mga buhat, nga ikaw adunay ngalan nga ikaw buhi, ug ikaw patay.

- ☞ [Pin 3:1](#) Ug ngadto sa manolonda sa iglesia sa Sardis isulat mo kini:  
'Kining mga butanga nag-ingon Siya nga adunay [ang pito\(7\)Mga espiritu sa Dios](#) ug [ang pito\(7\)bituon](#):  
“Ako nahibalo sa imong mga buhat, nga ikaw adunay ngalan nga ikaw buhi, apan ikaw patay.
- [Who mao ang usa nga adunay pito ka mga Espiritu sa Dios, ug ang pito ka mga bitoon?](#)  
- Usa ka gipatay [Kordero\(arnion\)](#)<sup>G721</sup> mao ang [ang Anak sa Dios](#) kinsa may [ang pito ka Espiritu sa Dios](#) ([Pin 5:6](#)) ug ang pito ka bituon,  
o [ang Ginoong Jesu-Kristo](#) ([Pin 1:13](#), [Pin 1:16](#)).  
→ [Ang Ginoong Jesu-Kristo](#) namulong sa simbahan sa Sardis nga “ikaw adunay ngalan nga ikaw buhi, pero patay ka.”
  - † Ang sugo sa Dios sa usa ka tawo [H120](#) mao ang pagkaon sa unod sa Anak sa tawo (ang logos sa Dios) nga gipatubo sa binhi sa [Kristo](#)<sup>113</sup> dinhi sa yuta aron makakuha ka sa bunga gikan sa kahoy sa kinabuhi niini, ug ang kinabuhi sa kalag sa tawo makapuyo sa [Jesukristo](#). Sa diha nga ang unom ka tadyaw sa tubig (ang espiritu sa kaalam, pagsabut, tambag, kusog, kahibalo, ug kahadlok sa Ginoo) mapuno sa tubig hangtud sa ngilit, ang espiritu sa Ginoo mopuyo kanimo, nga magahingpit kanimo pinaagi sa mga bunga sa ang imong pagkamatarong sama sa logos (tubig) diha kanimo nahimong rhema (bino) uban [ang pito ka espiritu sa Dios](#) ([Isa 11:2](#)) pinaagi sa Espiritu Santo.  
  
Pagbaton sa bunga sa Espiritu sa tanang kaayo ug pagkamatarung ug kamatuoran ([Efe 5:9](#)), nahimo kang saksi sa [ang pagkabanhaw ni Kristo](#),<sup>114</sup> ug buntogon ang tanang butang nga naglihok sa mga logo sa Diyos sa yuta, ang kinabuhi sa kalag nga naglupad ibabaw sa yuta sa hawan nga hawan sa langit, ug ang kinabuhi sa yuta.<sup>115</sup>
  - † [Ang lawas sa Hesus](#) (o ang lawas sa Anak sa tawo, nga mao ang pan sa Diyos) nga giputos sa usa ka limpyo nga panapton nga lino (usa ka sapot) nga gituslob sa [dugo](#), mao ang Pulong ([mga logo](#)) sa [Dios](#). [Ang Anak sa Dios](#) dili tawo [G444](#) nga nabuhi sa tinapay lamang, apan Siya mao ang kaugalingong lawas sa Dios, nga mianhi kanato [ang mga logosa Dios](#) sa [gahum](#) ug sa [ang Espiritu Santo](#), nga mao [ang rhema](#).  
  
Ang karne nga [Dios](#) gisilyohan diha sa Anak sa tawo aron sa paghatag kanato sa kinabuhing dayon, mao [ang rhema sa Libro](#), nga gisilyohan hangtud sa panahon sa katapusan ([Dan 12:4](#)). [Ang mga logo sa Dios](#), gisilyohan sa katapusan nga panahon nagtumong sa [Jesukristo](#).<sup>116</sup>

- Ang mga buhat wala matuman atubangan sa Dios

[Pin 3:2](#) Pagmabinantayon, ug lig-ona ang mga butang nga nanghibilin, nga andam na sa kamatayon: [G599](#)  
kay wala ko hikaplagi ang imong mga buhat nga hingpit (matuman) [G4137](#) atubangan sa Dios.

☞ [Pin 3:2](#) Magmabinantayon, ug lig-ona ang mga butang nga nahabilin, nga andam na sa kamatayon,

<sup>113</sup>Tan-awa ang “[Figure 3-a],” o Video 12. “1. Paskuwa | 2. Tinapay nga Walay Lebadura.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/).

<sup>114</sup>I-refer sa “[Figure 3-b],” o Video 12. “The generation of Jesus Christ.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/)

<sup>115</sup>Video 27. “(unod, Kalag, ug Espiritu) Salmo 23.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>116</sup>Video 41. “Motubo diha sa Ginoo aron mahimong dalawaton sa Diyos.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/).

kay wala ko hikaplagi ang imong mga buhat nga natuman sa atubangan sa Dios.

- Unsa ang nahabilin nga mga butang nga kinahanglan nga lig-on, nga andam na nga mamatay?  
Aron mabanhaw ngadto sa kinabuhi diha sa espiritu, ang mga logo nga nadawat sa usa ka yuta (unod), kinahanglang mamatay pinaagi sa bautismo sa ngalan sa [Jesukristo](#). Kadtong motuo niini makadawat sa gasa sa [ang Espiritu Santo](#) ug mamunga ug daghang bunga sa [ang rhema](#).

→“Wala matuman atubangan sa Diyos” nagpasabot [ang mga logo sa Dios](#) gitanom sa ilang kaugalingong unod dili pa patay, ug sa ingon ang unod wala pa sa kahimtang nga mabanhaw..

☞ Wang ilang mga buhat wala matuman sa atubangan sa Dios?

- Nagtrabaho kami sa mga buhat sa [Dios](#) pinaagi sa pagtoo sa Anak sa tawo ug sa pagpabilin sa Anak sa Dios nga gipadala sa Dios, ug mabanhaw sa katapusan nga adlaw.<sup>117</sup> Apansimbahan sa [Sardis](#) dili motuo niini, diin sila kinahanglan maghinulsol.

---

<sup>117</sup>Tan-awa ang “[Figure 3-c],” o Video 25. “Usa ka malisud nga mga pulong (The logos) & Ang mga buhat sa Dios 2/2.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).



[Figure 3-a] 1. Paskuwa | 2. Tinapay nga Walay Lebadura<sup>118</sup>

**1. Passover | 2. Unleavened Bread** Spring

**The generations of Adam to Moses**

**Adam** → Seth → Enos → Cainan → Mahalaleel → Jared → Enoch → Methuselah → Lamech → Noah → Shem → Arphaxad → Salah → Eber → Peleg → Reu → Serug → Nahor → Terah → **Abraham** → Isaac → Jacob → **Levi** → **Moses**

**Adam**<sup>1121</sup> is the one who fell into a deep sleep (Gen 2:21), and listened to his wife and ate from the forbidden tree (Gen 3:17)

| Adam                 | Adam  | Came         | To      | Result          | Charged against | Death Reigned                 | Including                |
|----------------------|---|--------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>st</sup> Adam | Sin entered into the world (Rom 5:12)                           | Death by sin | All men | All have sinned | The law         | Until <b>Moses</b> (Rom 5:14) | Those who had not sinned |
| 2 <sup>nd</sup> Adam | <b>The figure of the first Adam to come, Christ</b> (1Co 15:22) |              |         |                 |                 |                               |                          |

<sup>118</sup>Video 12. "1. Paskuwa | 2. Tinapay nga Walay Lebadura." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/)

[Figure 3-b] Ang kaliwatan ni Jesu-Kristo (Genealogy ni Jesus gikan kang Adan hangtod sa Diyos)<sup>119</sup>

**The generation of Jesus Christ (Genealogy of Jesus from Adam to God)**

**The generation of Jesus Christ (The son of David, The son of Abraham)**

**Abraham** → **Isaac** → **Jacob** → **Judas** → Phares → Esrom → Aram → Aminadab → Naason → **David** (14 generations) → Obed → Jesse → **David** (14 generations) → Solomon → Roboam → Abia → Asa → Josaphat → Joram → Ozias → Joatham → Achaz → Ezekias → Manasses → Amon → Josias → Jechonias (14 generations - from David until the carrying away into Babylon) → Jechonias → Salathiel → Zorobabel → Abiud → Eliakim → Azor → Sadoc → Achim → Eliud → Eleazar → Matthan → Jacob → **Joseph** → **Jesus** (14 generations - from the carrying away into Babylon unto **Jesus**)

**Genealogy of Jesus reaches all the way back to Adam<sup>1121</sup> and to God (Gen 5:1)**

**Jesus, the son of Joseph** (Luk 4:22) → **Heli** → **Enos** → **Seih** → **Adam** → **God**

**God is light**  
In him, is no darkness at all (1J 2:9)

**God our Saviour**  
Who will have all men<sup>1124</sup> to be saved, and to come unto the knowledge of the truth (1T 2:4)


For **Christ** also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to **God**, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit: (Act 26:23)

| Adam                 | Made                | Body      | of                   | Image     | Came                         | In each Adam                            |
|----------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|---|
| <b>The First man</b> | A living soul       | Natural   | The earth            | Earthly   | Death                        | In Adam, we all die                     |
| <b>The Last</b>      | A quickening spirit | Spiritual | The Lord from heaven | Heavenly  | The resurrection of the Dead | In <b>Christ</b> , we all be made alive |
| 1Co 15:45            | 1Co 15:44           | 1Co 15:44 | 1Co 15:47            | 1Co 15:48 | 1Co 15:51                    | 1Co 15:52                               |

Act 26:23 That **Christ** should suffer, and that he should be the first that should rise from the dead, and should shew light unto the people, and to the Gentiles.

<sup>119</sup>Video 12. "Ang kaliwatan ni Jesukristo." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/)

[Figure 3-c] Usa ka malisud nga mga pulong (Ang logos) & Ang mga buhat sa Dios (2/2)<sup>120</sup>



<sup>120</sup>Video 25. "Usa ka lisud nga mga pulong Ang logos & Ang mga buhat sa Dios 2/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).

- Ang Ginoo moabut ingon sa usa ka kawatan, apan kamo dili mahibalo sa takna sa iyang pag-anhi

**Pin 3:3** Busa hinumdumi kong giunsa nimo pagdawat ug pagkadungog, ug hupti pag-ayo, ug paghinulsol.  
Busa kon dili ka magbantay,  
Moanha ako kanimo ingon sa usa ka kawatan, ug dili ka mahibalo kong unsang taknaa ako moanha kanimo.

☞ **Pin 3:3** Busa hinumdumi giunsa nimo pagdawat ([ang mga logosa Dios, 1Te 1:5](#))  
ug nakadungog ([ang rhemasa Dios, Rom 10:17](#)); pagkupert ug paghinulsol.  
Busa kon dili ka magbantay, moanha ako kanimo sama sa usa ka kawatan,  
ug dili nimo mahibal-an kung unsa [oras](#) Moadto ako kanimo.

→ Ang takna sa pag-abot sa Ginoo wala mahibaloi ([Mat 24:42](#)), busa ang simbahan sa Sardis mao ang Bantogan

Mga Santos sa Kagul-anan kansang ngalan dili mapapas ang basahon sa kinabuhi.

- Tungod kay ang mga logo diha kanila anaa pa sa ilang yuta (mortal nga unod) nga dili makapamunga og espirituhanong mga bunga, sila kinahanglan nga maghinulsol. Kung dili, ang Ginoo moabut ingon sa usa ka kawatan ingon nga sila wala masayud unsa nga taknaa Siya moabut kanila (Timan-i nga ang "Adlaw ug takna" wala mahibaloi sa pag-abot sa [ang Anak sa tawo](#) samtang ang "takna" lamang ang wala mahibaloi sa pag-abot sa [ang Ginoo](#) ([Mat 24:43](#)).
- Tbusa, klaro nga ang mamiminaw sa simbahan sa Sardis mao ang mga Judio ug [Dakong Kasakitan](#) mga [santos](#) nga maghulat sa pag-abot sa [ang Ginoo](#).

- Pipila sa Sardis ang ilang mga bisti wala mahugawi, sa puti ug takus

**Pin 3:4** Ikaw adunay pipila ka mga ngalan bisan sa Sardis nga wala magbuling sa ilang mga bisti; <sup>G2440</sup>  
ug sila magalakaw uban kanako nga nagsul-ob ug puti: kay sila takus.

☞ **Pin 3:4** Ikaw adunay pipila ka mga ngalan bisan sa Sardis nga wala maghugaw sa ilang mga bisti;  
ug sila magalakaw uban Kanako nga maputi, kay sila takus man.

- [Ang panapton nga linos](#) gibutang sa lubnganan diin [Hesus](#) gibutang, ug ang usa ka bisti gituslob sa iyang [dugo](#) gitawag, [ang mga logo sa Dios](#), nga gibistihan sa mga kasundalohan sa langit, [puti](#) ug [limpyo](#).<sup>121</sup>

† **Puti nga sinina**

Kanus-a [Hesus](#) ([ang Ginoo](#)) mihugas sa mga tiil ni Pedro ug mikuha sa iyang mga sapot, Siya ([ang Ginoo](#)) mao ang pagsangkap sa katawhan sa Diyos sa pagbuntog sa daotan ([1Ju 2:14](#), [Mat 16:18](#)), pinaagi sa pagsul-ob kang Pedro sa limpyo nga puti nga bisti (uban Siya [ang mga logo sa Dios](#)). Gisultihan ni Jesus si Pedro sa paghugas sa mga tiil sa uban (o sa pagbuklad sa mga logo) aron sila makalakaw uban Kaniya nga nagsul-ob og puti ug mahimong takus sa pagbarug sa balaan nga yuta (sa Israel) sa wala pa [Dios](#), ug ang mga ngalan sa mga mamumuo diha sa ebanghelyo (Israel) anaa sa [ang basahon sa kinabuhi](#) ([Fl 4:3](#)).<sup>122</sup>

- Ang mga mananaug pagasul-oban ug puti nga bisti ug ang ilang mga ngalan anaa sa Libro sa Kinabuhi

**Pin 3:5** Ang makadaug, pagasul-oban sa puti nga bisti (bisti); <sup>G2440</sup>  
ug dili ko papason ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi,  
pero buhaton nako isugid ang iyang ngalan sa atubangan sa akong Amahan, ug sa atubangan sa iyang mga manolonda.

<sup>121</sup>Video 43. "(Gigiyahan sa Espiritu) Ang mga anak sa Dios." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).

<sup>122</sup>Nakuha gikan sa [Pin 2:7](#), oVideo 11. "(Ang sapot ni Jesus) Sa wala pa ang "Pista sa Paskuwa." [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-passover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-passover/).

☞ [Pin 3:5](#) Kadtong makadaug pagabistihan [puti nga mga sapot](#),  
ug dili ko papason ang iyang ngalan [ang Libro sa Kinabuhì](#);  
apan igasugid ko ang iyang ngalan sa akong atubangan [Amahan](#) ug atubangan sa iyang mga anghel.

- Kadtong adunay bulawan nga gisulayan sa kalayo dato sa espirituhanon; gibistihan sila [puti nga sinina](#) (nga [mao Kristo, Gal 3:27](#)), ug dili makakita sa pagkahubo.<sup>123</sup> Apan pipila lang ka ngalan sa simbahan sa Sardis ang wala makahugaw sa ilang mga bisti.
- Ang kinatibuk-ang asembliya ug simbahan sa panganay (panganay gikan sa mga patay nga mao [Kristo, Col 1:18](#)) mao ang mga simbahan sa [Kristo](#), nga nahisulat (sa [ang basahon sa kinabuhì saang Kordero](#)) sa langit, diin [Dios](#) mao ang maghuhukom sa tanan ug ang mga espiritu niadtong gihimong matarung [nahingpit](#) pinaagi sa dugo ug pinaagi sa pagtuo.<sup>124</sup>

[Pin 3:6](#) Ang adunay igdulungog, kinahanglan magpatalinghug sa ginaingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia.

☞ [Pin 3:6](#) Ang adunay igdulungog, kinahanglan magpatalinghug sa ginaingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia.

- † Kadtong nakadawat sa pagpamatuod sa [Kristo](#), nagbutang sa iyang selyo nga ang Dios tinuod, ug ang Dios naghatag sa Espiritu ngadto kanila sa pagsulti sa rhema sa Dios).<sup>125</sup>
- † Kung gigiyahan ka sa Balaang Espiritu, mabati nimo kung unsa ang gisulti sa Espiritu sa simbahan sa Sardis, tungod kay ang Espiritu sa Amahan o ang Espiritu Santo, nagsulti kanimo ([Mat 10:20](#), [Mar 13:11](#)).

[\(Pin 3:7-13\)](#) (6) Ngadto sa manolonda sa iglesia sa Filadelfia

[Pin 3:7](#) ¶ Ug isulat mo ngadto sa manolonda sa iglesia sa Filadelfia;  
Kining mga butanga nag-ingon siya nga balaan, siya nga tinuod,<sup>G228</sup> siya nga adunay yawi<sup>G2807</sup> ni David,  
siya nga nagbukas,<sup>G455</sup> ug walay tawo nga makasira,<sup>G2808</sup> ug gitakpan,<sup>G2808</sup> ug walay tawo nga makaabli;<sup>G455</sup>

☞ [Pin 3:7](#) Ug isulat mo ngadto sa manolonda sa iglesia sa Filadelfia,  
'Kining mga butanga nag-ingon Siya nga balaan, Siya nga tinuod, "Siya nga adunay [ang yawi ni David](#),  
Siya nga magaabli ug walay makasira, ug magasira ug walay makaabli

- [Kinsa ang tinuod nga adunay yawe ni David?](#)  
- Yawe (Strong's H4668): Sa Hebreohanon, ang etimolohiya sa "key"<sup>H4668</sup> mao ang "sa [bukas](#)"<sup>H6605</sup> (Strong's H6605, כֶּתֶב, patah).  
→ Bukas<sup>H6605</sup> (sa Daang Tugon) nagtumong sa "mga pultahan" sa langit nga [Dios](#) giablihan.  
([Sal 78:23](#) *Bisan siya (Dios) nagmando sa mga panganod gikan sa itaas, ug miabli<sup>H6605</sup> ang mga pultahansa langit,*

- Yawe (G2807 ni Strong): Sa Griego, ang etimolohiya para sa "key"<sup>G2807</sup> mao ang "sa [sirado](#)"<sup>G2808</sup> (G2808 ni Strong, κλειῶ, kleiō).

→ Ang "pagsira" (sa Bag-ong Tugon) nagtumong sa "pultahan" sa kaminyoon nga gisirhan human sa ang pamanhonon (ang Anak sa tawo) miabot.

([Mat 25:10](#) *Ug samtang sila (ang buangbuang nga mga ulay) miadto aron sa pagpalit, ang pamanhonon (ang Anak sa tawo)*

<sup>123</sup>Video 20. "(Usa ka hait) Sakuban, Espada, ug Espada nga Duha ang sulab."

[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

<sup>124</sup>Video 24. "Ikaw ang Balaan nga Jerusalem (3/3)."

[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).

<sup>125</sup>Video 43. "(Gigiyahan sa Espiritu) Ang mga anak sa Dios." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).

sa kasal:

mianhi; ug sila nga andam (ang maalamon nga mga ulay) misulod uban kaniya ngadto  
ug ang pultahan gisirhan. <sup>G2808</sup>)

→Ang "pagsira" nagtumong sa pultahan sa langit, nga gisirhan alang sa mga salingkapaw ([Mat 23:13](#), mga eskriba ug mga Pariseo).

- Tsiya nga nag-abli sa pultahan sa langit mao **Dios**, ug gitakpan ang langit mao **ang Ginoo**.
- Tsiya nga nagsugo sa pultahan sa langit sa "pag-abli" mao **Dios** ([Sal 78:23](#)).
- Tsiya nga makasugo sa langit sa "paghilom" mao **ang Ginoo** (יהוה, Y<sup>hōvā</sup>) <sup>H3068</sup>.

[2Cr 7:13](#) Kong takpan ko (si Jehova) ang langit aron walay ulan, o kong sugoon ko ang dulon sa paglamoy

yuta (ang yuta), <sup>H776</sup> o kon magpadala ako ug kamatay taliwala sa akong katawhan;

- **Tsiya GINOO nga Dios**

-**Dios, ang Ginoo**, nagpakita kang Abraham, Isaac, ug Jacob sa ngalan nga 'ēl <sup>H410</sup> **saday** <sup>H7706</sup>, apan Siya dili nailhan nila sa ngalan, **ang Ginoo** (Yahweh). <sup>H3068</sup> Ug si Jehova magakuha sa mga anak sa Israel gikan sa sa ilalum sa mga palas-anon sa mga Egiptohanon ug sa ilang pagkaulipon, aron sila mahimo nga Iyang katawohan ug Siya mahimong ila **Dios**, ug mahibaloan nila kana **ang Ginoo** (Yahweh) <sup>H3068</sup> **Dios** mipagawas kanila gikan sa pagkaulipon sa Ginoo mga Ehiptohanon ([Exodo 6:7](#)).

↓

- **Ang GINOONG Dios = Christ = ang Anak sa buhi nga Dios**

-**Ang Ginoo** imong **Dios** ([Deu 30:20](#)) ang imong kinabuhi <sup>H2416</sup> nga kinahanglan nimong huptan, ug kini **Kristo** mao ang atong kinabuhi <sup>G2222</sup> ([Col 3:4](#)), busa Siya (**ang Ginoo** imong **Dios**) mao ang **ang Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios** ([Mat 16:16](#)).<sup>126</sup>

↓

- **Tsiya Anak sa Dios = Jesukristo = Ang tinuod "Dios"**

-Ug kita nasayud nga ang Anak sa Dios mianhi, ug naghatag kanato ug salabutan, aron kita makaila kaniya mao ang **tinuod**, <sup>G228</sup> ug kita anaa kaniya nga mao **tinuod**, <sup>G228</sup> bisan sa iyang Anak **Jesukristo**. Kini ang tinuod <sup>G228</sup> **Dios**, ug **kinabuhiing dayon** ([1Ju 5:20](#)).

↓

- **Tsiya Ginoong Jesu-Kristo**

-Ipahibalo sa tibook nga balay sa Israel nga sa walay duhaduha, kana **Dios** naghimo usab niana **Hesus**, nga inyong gilansang sa krus, ang duha **Ginoo** ug **Kristo**, kahulogan, **Hesus** mao ang duha **Ginoo** ug **Kristo** ([Binuhatan 2:36](#)) o **Jesukristo**, kinsa **niang Ginoo sa tanan** ([1Ju 5:20](#), [Binuhatan 10:36](#)).  
→ Busa, ang mananaog kinahanglang maghupot sa iyang korona <sup>G4735</sup> hangtod sa pagbalik niya (**ang Ginoong Jesu-Kristo**).<sup>127</sup>

- **Tsiya nagdaug**

-Ang mga mananaog mosulod agi sa pultahan sa **ang Ginoo** (ang magbalantay sa mga karnero, [Psa 23:1](#), [Si Jhn 10:2](#)) ug dili na mogula sa sibsibanan ug maluwas uban sa Iyang bag-ong ngalan nga nahisulat diha kaniya ([Si Jhn 10:9](#))<sup>128</sup>.

<sup>126</sup>Video 23. "Ang tinapay, Ang mana, ug ang tinago nga mana."

[www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/](http://www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/).

<sup>127</sup>Video 24. "Ikaw ang Balaan nga Jerusalem (3/3)."

[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).

<sup>128</sup>Video 27. "(unod, Kalag, ug Espiritu) Salmo 23,"

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

→ [sa Diosanak, ang Ginoong Jesu-Kristo](#) (refer sa [Pin 3:14](#)) gihimo sa kaliwat ni David sumala sa unod ([Rom 1:3](#)), busa siya adunay [ang yawi ni David](#). Buot ipasabot, ang adunay yawe ni David mao [ang Ginoong Jesukristo](#), ang Anak sa Diyos, nga nakigsulti sa simbahan sa Filadelfia.

- [Kinsa ang tinuod nga adunay yawe ni David?](#)  
- [Ang Anak sa Dios \(Ang Ginoong Jesu-Kristo\)](#)

- Kadtong nagtipig sa mga logo ug wala maglimud sa Iyang ngalan

[Pin 3:8](#) Ako nahibalo sa imong mga buhat: [G2041](#) tan-awa, gibutang ko sa imong atubangan ang usa ka bukas [G455](#) pultahan, ug walay tawo nga makasira [G2808](#) kini:  
kay ikaw adunay gamay nga kusog (gahum), [G1411](#) ug gituman mo ang akong pulong (ang mga logo), [G3056](#) ug wala mo ilimod ang akong ngalan.

- ☞ [Pin 3:8](#) Nahibal-an ko ang imong mga buhat. Ania karon, gibutang ko sa imong atubangan ang usa ka pultahan nga bukas, ug walay bisan kinsa nga makasira niini;  
kay ikaw adunay gamay nga gahum, gitipigan [Akong mga logo](#), ug wala maglimod [Akong ngalan](#).

- [Ang pulong \(ang mga logo\)](#) <sup>G3056</sup>

- (Pagsangyaw sa [ang mga logo](#)) [Dios](#) gipadala [ang mga logo](#) ngadto sa mga anak sa Israel ug gitudloan sila niana [Jesukristo](#) mao ang

[ang Ginoos](#) sa tanan.

- (Pagsangyaw sa [ang rhema](#)) [Dios](#) gidihogan [Jesus nga taga-Nazaret](#) uban sa [ang Espiritu Santo](#) ug uban sa [gahum](#),

[gibanhaw Siya sa ikatulo ka adlaw](#), ug sa dayag nagpakita Kaniya ([Jesu-Kristo sa Nasaret](#))

[kanato](#).<sup>129</sup> Apan dili sa tanang katawhan, kondili kanato, "ang pinili nga mga saksi atubangan sa Diyos

[nga mikaon ug miinom uban sa Anak sa tawo human Siya mabanhaw gikan sa mga patay.](#)"

- Bisan kinsa nga nakadawat [ang mga logo](#), makadawat sa kapasayloan sa mga sala, ug [ang Espiritu Santo](#) mahulog sa mga magtotoo aron nga [ang logos](#) diha kanila mga kausaban sa [ang rhema](#) ([Binuhatan 10:36-44](#)).<sup>130</sup>

→ Ang gingharian sa [Dios](#) wala sa mga logo apan sa [gahum](#) apan kadtong nagtipig sa mga logo nanginahanglan sa gahum sa

[ang mga pagkabanhaw](#) aron mamunga ug daghang bunga sa rhema. Apan ilang gitipigan ang Iyang mga logo sa ilang gamay nga gahum,

kaya nga entrance<sup>131</sup> igaalagad kaninyo sa madagayaon gayud [ang walay katapusan nga gingharian](#) sa amua [Ginoos](#) ug Manluluwas [Jesukristo](#) ([2Pe 1:11](#)).<sup>132</sup>

---

Para sa mga detalye kon unsaon pagbuntog aron makasulod sa templo sa Dios, tan-awa ang video 47. "7. Mga Tabernakulo" [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/).

& video 11. "(Usa ka bisti) Sa wala pa ang pista sa Paskuwa."

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-passover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-passover/).

<sup>129</sup>Video 15. "The Gospel of the logos of God (Jesus & Jesus Christ of Nazareth)."

[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/).

<sup>130</sup>Video 16. "Ang mga Hentil, Tanan nga mga nasud (Gikan sa mga Judio hangtod sa Hentil nga mga nasud) 6/10."

[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>131</sup>Tan-awa ang "[3] 70 ka semana ni Daniel."

<sup>132</sup>Video 13. "Ang pulong (logos & rhema)." [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

- **Gipadaghan sa Dios ang imong binhi nga gipugas, ug nagadugang sa mga bunga sa imong pagkamatarong**<sup>133</sup>
  - Binhi**<sup>G4703</sup> (**mga sporo**, masculine noun)<sup>G4703</sup> = Ang liso (masculine noun = **mga logos** sa Ginoo), (Karon ang sambingay mao kini: Ang binhi<sup>G4703</sup> mao ang pulong (ang mga logo)<sup>G3056</sup> sa Ginoo, [Si Luk8:11](#))<sup>G4703</sup>:
  - Binhi**<sup>G4690</sup> (**sperma**, neuter noun)<sup>G4690</sup> (o<sup>H2233</sup>) = Ang pulong (rhema, neuter noun)<sup>G4487</sup>:  
**Ang liso**<sup>G4690</sup> nagtumong sa **ang rhema** sa parehas nga neuter noun, nga parehas sa binhi ni Isaac (Diha kang Isaac ang imong kaliwat<sup>G4690</sup> **tawgon**, [Rom 9:7](#))
  - Ang magpupugas**<sup>G4687</sup>: Ang Anak sa tawo (Siya nga nagpugas<sup>G4687</sup> **ang maayo** liso<sup>G4690</sup> mao ang **ang Anak sa tawo**, [Mat 13:37](#))
- **Ang liso**<sup>G4690</sup> **sa saad** = **Kristo**
  - Ang Anak sa tawo** naghatag sa iyang unod alang sa kinabuhi sa kalibutan ([Si Jhn6:51](#)) ug nagpugas **ang mga bata**<sup>G5043</sup> **sa saad** sa ang gingharian sa langit ([Mat 13:24](#))
  - Dios mga ministro **ang binhi ni Kristo** (o **ang rhema**)<sup>G4690</sup> sa **ang Anak sa tawo** sa pagpugas **ang mga bata**<sup>G5043</sup> **sa saad** sa gingharian sa langit.

→ **Dios** nag-alagad usab ug pan (logos) alang sa inyong karne, nga mao ang unod sa Anak sa tawo ([Si Jhn6:55](#)), ug magpadaghan **ang mga logo sa Dios** gipugas diha kanimo, ug pagdugang **ang mga bunga sa imong pagkamatarong**.

  - † Ikaw (ang apostol, ang embahador ni Kristo, [2Co 5:20](#)) gilansang sa krus uban ni Kristo, busa si Kristo nagpuyo diha kaninyo. Nagkinabuhi kamo uban sa (imong mortal) nga unod pinaagi sa pagtuo sa Anak sa Diyos nga nahigugma kaninyo, ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kaninyo ([Gal 2:20](#)). Busa, nalipay kamo sa mga kaluyahon, sa mga pagbiaybiay, sa mga panginahanglan, sa mga paglutos, sa mga kalisdanan tungod kang Kristo, kay sa diha nga kamo maluya, nan kamo malig-on ([2Co 12:10](#)).
  - † Btungod kay imong gisugid ang ngalan sa Anak sa tawo (**ang mga logo sa Dios**) atubangan sa mga tawo, isugid usab niya kamo sa atubangan sa mga anghel sa Dios, ug sa iyang Amahan sa langit ([Mat 10:32](#), [Luk 12:8](#)).

<sup>133</sup>Tan-awa ang “[Figure 3-d],” o Video 26. “The Lord's Passover (The New Testament).” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-passover-the-new-testament/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-passover-the-new-testament/).







- Ang sinagoga ni Satanas

[Pin 3:9](#)Tan-awa, himoon ko sila nga sakop sa sinagoga ni Satanas, nga nagaingon nga sila mga Judio, ug dili diay, kondili namakak;  
tan-awa, paanhia ko sila ug simbaha atubangan sa imong mga tiil, ug mahibaloan ko nga gihigugma ko ikaw.

☞ [Pin 3:9](#)Tan-awa, himoon ko ang mga sakop sa sinagoga ni Satanas, nga nagaingon nga sila mga Judio, ug dili diay, kondili namakak;  
Tan-awa, paanhia ko sila ug simbaha atubangan sa imong mga tiil, ug mahibaloan ko nga gihigugma ko ikaw.

- [Ang sinagoga ni Satanas](#): Refer sa[Pin 2:9](#).
- [Ang mga Judio sa sinagoga ni Satanas](#): Paadtoon niya sila ug simbahan atubangan sa tiilan sa simbahan sa Filadelfia.

- Kadtong nagtipig sa mga logo itago gikan sa oras sa pagsulay

[Pin 3:10](#)Tungod kay imong gibantayan ang pulong (ang mga logo)<sup>G3056</sup>sa akong pasensya,  
Ako usab magabantay kanimo gikan sa takna sa pagsulay,<sup>G3986</sup>nga moabut sa tibuok kalibutan,<sup>G3625</sup>  
sa pagsulay (tintal, pamatud-an)<sup>G3985</sup>sila nga nagpuyo sa yuta (sa yuta).<sup>G1093</sup>

☞ [Pin 3:10](#)Tungod kay gitipigan nimo ang mga logo sa akong pagpailub,  
Ako usab magapugong kanimo **ang takna sa tentasyon**,  
nga moabut sa tibuok kalibutan, aron sa pagsulay niadtong kinsa nagpuyo sa yuta.

- **Ang kalibutan**(ang langit ug ang yuta) nga atong makita karon sa atong natural nga mga mata mao ang mga logo nga dili hinimo sa mga butang ingon sa makita, apan kini gitipigan, gitagana ngadto sa kalayo (aron ipadayag **ang rhema sa Dios**) batok sa adlaw sa paghukom ug sa kapildihan sa dili diosnon nga mga tawo ([Heb 11:3](#)). Busa, kanus-a **ang adlaw sa Ginoo** moabut ingon sa usa ka kawatan sa kagabhion, ang mga langit mahanaw uban ang dakung dinaguok, ug ang mga elemento, ingon man ang yuta, matunaw sa hilabihang kainit, ug ang mga buhat niini masunog.<sup>135</sup>
- **Toras sa pagsulay** mao ang takna sa wala pa ang Dakong Kasakitan, ingon man ang “kasuko sa Kordero ([Pin 6:16](#)), sa Ginoo ([Pin 14:15-20](#)), ug sa Ginoong Dios nga Labing Gamhanan ([Pin 8:1-Pin 11:19](#)).<sup>136</sup>

→Apan ikaw pagapugngan gikan sa **ang takna sa tentasyon**nga modangat kanila nga nagapuyo sa yuta sa tibuok kalibotan aron sa pagsulay sa ilang pagtuo panahon sa kasakitan tungod kay kamo **nadakpan o gibayaw ingon ang 144,000**.<sup>137</sup>

- Hupti pag-ayo ang imong korona

[Pin 3:11](#)Ania karon, moanhi ako sa madali: kupti pag-ayo ang anaa kanimo, aron walay bisan kinsa nga makakuha sa imong purongpurong.<sup>G4735</sup>

☞ [Pin 3:11](#)tan-awa, **dali ra ko!** Hupti pag-ayo ang anaa kanimo, aron walay bisan kinsa nga makakuha kanimo **korona**.

→Ang Anak sa tawo moanhi sa madali alang sa simbahan sa Filadelfia, nga mao ang maalamon nga mga ulay. Pagkahuman nila

nakalahutay sa tentasyon, sila makadawat **ang purongpurong sa pagkamatarong nga ang Ginoomisaad**.<sup>138</sup>

<sup>135</sup>Refer sa[Pin 2:18](#).

<sup>136</sup>Tan-awa ang "[\(Pin 18:10-20\) Ang paghukom sa dakong siyudad sa Babilonya sa 1 ka oras.](#)"

<sup>137</sup>Tan-awa ang "[\(Pin 7:4-8\) Ang 144,000 \(usa ka nasod sa Diyos sa yuta, ang Israel, ang maalamon nga ulay<sup>137</sup>\) giselyohan.](#)"

<sup>138</sup>Tan-awa ang "[\(Pin 6:1-2\) Ang pag-abli sa unang selyo \(usa ka puti nga kabayo\).](#)"

- [Korona](#)<sup>G4735</sup>.  
-Baw, ako ([ang Ginoong Jesu-Kristo, Pin 3:1](#)) moabot dayon: kupti pag-ayo ang imong [ang korona](#) nga [ang Ginoo](#) nagsaad sa mga nahigugma kaniya, busa ayaw ipakuha ni bisan kinsa ang imong purongpurong.

- Ang mga mananaog: Gihimong haligi sa templo sa Dios

[Pin 3:12](#) Siya nga makadaug himoon ko nga usa ka haligi sa templo [G3485](#) sa akong Diyos, ug dili na siya mogula: ug ako mosulat diha kaniya sa ngalan sa akong Dios, ug sa ngalan sa siyudad sa akong Dios, nga mao ang bag-ong Jerusalem, nga nanaug gikan sa langit gikan sa akong Dios: ug ako mosulat diha kaniya sa akong [G3450](#) bag-ong ngalan.

- ☞ [Pin 3:12](#) Siya nga makadaug, himoon ko siya nga usa ka haligi [ang templo sa Akong Dios](#), ug dili na siya mogula. Sulatan ko siya [ang ngalan sa Akong Dios](#) ug [ang ngalan sa ang siyudad sa Akong Dios, ang Bag-ong Jerusalem](#), nga nanaug gikan sa langit gikan sa Akong [Dios](#), ug ang akong bag-ong ngalan.

→ [Ang Bag-ong Jerusalem](#), ang balaang siyudad, nga gihulagway sa Pinadayag 21 mao ang "[ang Balaan mga tawo](#)" o "[ang Balaan mga santos](#)" nga manaug gikan sa Dios gikan sa langit, giandam ingon sa usa ka pangasaw-onon nga gidayandayanan alang sa iyang bana ([Pin 21:2](#)).

- [Akong bag-ong ngalan](#): Walay nakaila sa bag-ong ngalan sa [ang Kordero](#) (arnion, [G721 Pin 5:6](#)), apan Siya Mismo. ([Pin 19:12](#) *Ang iyang mga mata ingon sa siga sa kalayo, ug sa iyang ulo dihay daghang mga purongpurong;*

*ug siya adunay usa ka ngalan nga nahisulat, nga walay tawo nga nakaila, kondili*

*Siya sa iyang kaugalingon.)*

- [Ang ngalan sa Akong Diyos](#) ([Ang ngalan sa Diyos sa ang Kordero](#)) ug ang ngalan sa siyudad sa akong Diyos ([ang Kordero](#) (arnion, [G721 Pin 5:6](#)):  
→ [Ang siyudad sa Diyos](#) mao ang balaang dapit sa tabernakulo ([Sal 46:4](#)), nga mao [ang Bag-ong Jerusalem](#).  
[Sal 46:4](#) *Adunay usa ka suba, ang mga sapa niini magakalipay [ang siyudad sa Diyos](#), [ang balaan dapit sa mga tabernakulo sa ang labing Hataas](#).*

- [Kamo mao ang templo sa buhi nga Dios nga balaan](#)  
[1Co 3:17](#) *Kong adunay magahugaw sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios; kay ang templo sa Dios balaan, nga mao kamo.*  
[1Co 6:19](#) *Unsa? Wala ba kamo mahibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo, nga anaa kaninyo [Dios](#), ug kamo dili sa inyong kaugalingon?*  
[2Co 6:16](#) *Ug unsa may pakig-uyonan sa templo sa Dios uban sa mga dios-dios? kay kamo mao ang templo sa buhi nga Dios; ingon [Dios](#) nag-ingon, Ako magapuyo diha kanila, ug magalakaw diha kanila; ug [Ako mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan](#).*

→ Ikaw na [ang templo sa Dios](#) kinsa ang balaan, ug ang imong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga anaa kanimo, nga iya sa Dios, ug sa ingon ang imong lawas dili imo. Kay ang gingharian sa Dios anaa sa sulod ninyo ([Luk 17:21](#)),

ikaw mao ang templo sa buhi nga Diosnga magapuyo ug magalakaw diha kanimo, ug siya maimo **Dios**, ug ikaw mahimong **Iyang katawhan**.

- Ang tanang mga tinukod kinahanglang motubo ngadto sa usa ka balaan nga templo diha sa Ginoo  
Efe 2:19 Busa karon dili na kamo mga dumuloong ug mga dumuloong, kondili mga katagilungsod na sa mga balaan.

ug sa panimalay sa **Dios**;

Efe 2:20 Ug gitukod sa ibabaw sa patukoranan sa mga apostoles ug mga profeta,

**Jesukristo** sa iyang kaugalingon mao ang ulohang bato sa pamag-ang;

Efe 2:21 Nga diha kaniya ang tanang tinukod nga natakdo sa pagkatakdo nagatubo ngadto sa usa ka balaan nga templo diha sa Ginoo.

→ Ikaw gitukod ingon nga usa ka espirituhanon nga balay nga madawat sa Dios pinaagi sa **Jesukristo**. Buot ipasabot, gitukod kamo sa pundasyon sa mga apostoles ug mga propeta uban sa **Jesukristo** Ang iyang kaugalingon mao ang ulohang bato sa pamag-ang; busa, ang tanan nga mga bilding kinahanglan nga motubo ngadto sa usa ka balaan nga templo sa **ang Ginoo**, diin kamo sa inyong kaugalingon ginatukod sa tingub alang sa usa ka puloy-anan sa **Dios** sa **ang Espiritu** (Efe 2:21-22).<sup>139</sup>

- **Ang templo sa lawas ni Jesus** (ang tabil = Iyang unod)  
Luk 23:45 Ug ang adlaw mingitngit, ug ang tabil <sup>G2665</sup> sa templo <sup>G3485</sup> giabangan sa tunga.  
Mar 15:38 Ug ang tabil <sup>G2665</sup> sa templo <sup>G3485</sup> giabangan sa duha (duha) <sup>G1417</sup>  
gikan sa taas hangtod sa ubos.  
Mat 27:51 Ug, tan-awa, ang tabil <sup>G2665</sup> sa templo <sup>G3485</sup> giabangan sa duha (duha) <sup>G1417</sup>  
gikan sa taas hangtod sa ubos; ug ang yuta miuyog, ug ang mga bato nangabuak;

(1) Ang tabil sa unang tabernakulo: Ang yutan-ong sangtuwaryo

Heb 9:1 Unya sa pagkatinuod ang nahauna nga pakigsaad aduna usab mga ordinansa (pagkamatarong) <sup>G1345</sup> sa balaang pag-alagad.

ug usa ka kalibutanon (kalibutanon) <sup>G2886</sup> santuwaryo (**Balaansantuwaryo**).<sup>G39</sup>

Heb 9:2 Kay dihay usa ka tabernaculo nga gihimo; ang nahauna, diin didto ang tangkawan, ug ang lamesa, ug ang tinapay nga gibutang sa atubangan sa Dios; nga gitawag nga santuwaryo (**Balaansantuwaryo**).<sup>G39</sup>

→ Ang 1st (daan) nga tabernakulo nagsilbing **usa ka Balaansantuwaryo**, nga nagbarug lamang sa mga karne ug ilimnon, ug

divers nga paghugas, ug **unodnong pagkamatarong**, nga gipahamtang kanila hangtod sa panahon sa repormasyon

(Heb 9:10).

Heb 10:19 Busa, mga igsoon, sa may kaisug sa pagsulod ngadto sa labing balaan (**santuwaryo**)<sup>G39</sup> pinaagi sa dugo sa **Hesus**,

Heb 10:20 Pinaagi sa bag-o ug buhi nga dalan, nga iyang gigahin alang kanato, pinaagi sa tabil, <sup>G2665</sup> sa ato pa, iyang unod;

→ Ang unang tabil alang sa halad ug mga halad alang sa sala pinaagi sa balaod, apan ang dugo sa **Hesus** adunay

gikonsagrar kanato pinaagi sa (1st) tabil, o sa unod sa **Hesus**. Busa, mga igsoon kinahanglan gayud

maisugon nga mosulod **ang balaansantuwaryo** <sup>G39</sup> sa langit.

(2) Ang tabil sa ika-2 (bag-o) nga tabernakulo: Ang Balaan nga santuwaryo

<sup>139</sup>Video 41. "Motubo diha sa Ginoo aron mahimong dalawaton sa Diyos."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/).

[Heb 9:11](#) Apan **Kristo** kay mianhi nga labawng sacerdote sa maayong mga butang nga umalabut, pinaagi sa usa ka labaw pa ug

**mas hingpit nga tabernakulo**, dili hinimo sa mga kamot, sa ato pa, dili niini nga tinukod;

[Heb 9:12](#) Dili pinaagi sa dugo sa mga kanding ug mga nating baka, kondili pinaagi sa iyang kaugalingong dugo misulod siya sa makausa

**ang balaang dapit (Balaan nga santuaryo)**,<sup>G39</sup> nga nakuha **walay katapusan nga katubanan** para nato.

→ (Ang mas hingpit nga tabernakulo) Tungod kay ang kahibalo sa sala moabut pinaagi sa balaod, walay unod nga mahimong matarong pinaagi sa mga buhat sa balaod ([Rom 3:20](#)). Apan pinaagi sa iyang kaugalingong **dugo, Kristo** nakasulod kausa sa **Balaansantwaryo**,<sup>G39</sup> Nga mao ang labi pang hingpit nga tabernakulo nga wala buhata sa mga kamot (pagtukod sa santuaryo), ni pinaagi sa dugo sa mga kanding ug mga nati sa baka, **walay katapusan pagtubos** para nato.

- **Ang ika-2 nga tabil: Dios** mikuha sa nahauna (ang tabil sa tabernakulo nagkinahanglan og sakripisyo ug mga halad alang sa sala pinaagi sa balaod, busa mas hingpit nga tabernakulo o ang ikaduhang tabernakulo gikinahanglan) aron sa pagbalaan kanato pinaagi sa lawas sa **Jesukristo** kausa alang sa tanan ([Heb 10:8-10](#)).

(3) Ang tabil “human” sa ika-2 (bag-ong) tabernakulo: Ang Labing Balaan nga sangtuwaryo sa tanan

[Heb 9:3](#) Ug sunod sa ikaduhang tabil, ang tabernakulo nga gitawag **ang Labing Balaan (santwaryo) sa tanan**,<sup>G39G39</sup>

→ Ang tabil “human” sa ika-2 (bag-o) nga tabernakulo gitawag **ang Balaan sa Labing Balaan (santwaryo) sa tanan**<sup>G39G39</sup> ([Heb 9:3](#)). Kini mao ang dapit diin **ang Ginoo (Yahweh, ang Kristo)**<sup>H3068</sup> magkita ug makigsulti sa mga anak sa Israel ([Exodo 25:2-22](#)).

#### -Ang tabil sa templo<sup>140</sup>

- Ang tabil sa templo: nagisi sa tunga (sa wala pa ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas hangtod sa ubos)

- ① Ug mingitngit ang adlaw ([Si Luk23:45](#))
- ② ug ang tabil sa templo nagisi una sa tunga<sup>G3319</sup> ([Si Luk23:45](#))

-Tang tabil sa templo: gipikas sa duha

- ③ tan-awa, ang tabil sa templo, **giabangan sa duha** gikan sa taas hangtod sa ubos ([Mat 27:51](#))
- ④ ug ang yuta miuyog, ug ang mga bato nangapikas ([Mat 27:51](#));
- ⑤ ug ang lubnganan<sup>G3419</sup> **giablihan**; ([Mat 27:52](#))
- ⑥ ug daghang mga lawas sa balaang mga santos<sup>G40</sup> **nga natulog mibangon** ([Mat 27:52](#)),
- ⑦ ug migula sa lubnganan<sup>G3419</sup> **human sa iyang pagkabanhaw**,
- ⑧ ug miadto sa balaang siyudad,
- ⑨ ug nagpakita sa kadaghanan ([Mat 27:53](#)).

<sup>140</sup>Tan-awa ang “[Figure 3-e]” o

Video 39. “Posible nga pagkasunodsunod sa panahon sa paglansang sa krus ni Jesus.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

- **Sa wala pa ang pagkabanhaw sa mga patay**<sup>141</sup>  
- Ang kamatayon naghari gikan kang Adan hangtod kang Moises, busa ang mga lawas nga gipakatulog sa panahon sa paghari ni **kamatayon** ana sa sirado nga lubnganan<sup>G3419</sup> ([Mat 27:52](#), [Rom 5:14](#)).
- **Human sa pagkabanhaw sa mga patay**  
- Ang mga lawas sa mga anak sa gingharian nanggula gikan sa lubnganan<sup>G3419</sup> ug miadto sa balaang siyudad ([6-9](#)).  
- [Mat 27:51-53](#) mao ang panghitabo nga nahitabo human si Jesus mitugyan sa Iyang Espiritu sa krus, apan matikdi nga kini naghulagway sa talan-awon human sa Iyang pagkabanhaw.  
→ **Jesukristo** gilubong human sa Iyang kamatayon ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa kasulatan ([1Co 15:4](#)), busa [Mat 27:52](#) maoy usa ka paghulagway sa panghitabo nga mahitabo “human sa Iyang pagkabanhaw” wdinhi ang mga lawas sa daghang mga santos nga nangatulog mobangon.
- **Ang mga tawo sa Balaan nga siyudad = Usa ka dakong siyudad = Ang Balaan nga Jerusalem**  
- Ang mga asawa sa Cordero naghimo ug usa ka dakong siyudad, ang balaan nga Jerusalem nga nanaug gikan sa langit **Dios** ([Pin 21:10](#)) nga **ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan** ug **ang Kordero** mga **ang templo** ([Pin 21:22](#)) sa pagdawat sa **kahayag sa Dios** ([Pin 21:3](#)). Wala nay tunglo o gabii, ug dili na sila magkinahanglan ug kandila o sa kahayag sa adlaw kay **ang himaya sa Dios** magaan kini.<sup>142</sup>  
→ Ikaw (ang pangasaw-onon, **ang babaye sa Cordero**) mahimong **ang asawa sa Cordero** sa **Balaan nga Jerusalem** nga mikunsad gikan sa langit gikan sa Dios ([Pin 21:10](#)).<sup>143</sup>
- **Ang Balaan nga Jerusalem** ([Pin 3:12](#) qihubad *paq-usab*)  
→ Siya nga makadaug (**ang asawa sa Cordero**), ako (**ang Kordero**) maghimo ug haligi sa **ang templo sa akong Dios** (**nga naa sa ang Balaan nga Jerusalem sa Bag-ong Jerusalem**),<sup>144</sup> ug siya dili na mogula: ug ako magsulat diha kaniya ang ngalan sa akong **Dios**, ug ang ngalan sa siyudad sa akong Diyos (**nga mao ang Bag-ong Jerusalem sa Dios**):  
langitnong Jerusalem, [Heb 12:22](#),<sup>145</sup> nga nanaug gikan sa langit gikan sa **akong Diyos** (**ang Kordero sa Dios**):  
ug ako mosulat diha kaniya sa akong bag-ong ngalan.  
→ **Ang Balaan nga Jerusalem**, usa ka dakong siyudad diin “**ang mga pangasaw-onon, o ang mga asawa sa Cordero**” mao, paghimo niini **usa ka dakong siyudad** ([Pin 21:9-10](#)).

**Pin 3:13** Ang adunay igdulungog, kinahanglan magpatalinghug sa ginaingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia.

- Refer sa [Pin 21:10](#) para sa dugang detalye.

<sup>141</sup>Ibid.

<sup>142</sup>Video 24. “Ikaw ang Balaan nga Jerusalem (3/3).”

[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/), & Video 36. “Ang mga sambingay: Ang gingharian sa Langit ug ang gingharian sa Dios.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-the-parables-the-kingdom-of-heaven-the-kingdom-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-the-parables-the-kingdom-of-heaven-the-kingdom-of-god/).

<sup>143</sup>Video 48. “8. Hanukkah.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

<sup>144</sup>Tan-awa ang “[Figure 21] Ang bag-ong tabernakulo sa langit ug ang templo sa Diyos.”

<sup>145</sup>Video 24. “Ang balay sa Dios (Genesis 28).”

[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).

- † Kung gigiyahan ka sa Balaang Espiritu, madungog nimo kung unsa ang gisulti sa Espiritu sa simbahan sa Philadelphia tungod kay ang Espiritu sa Amahan o ang Espiritu Santo, nagsulti kanimo ([Mat 10:20](#), [Mar 13:11](#)).

[Figure 3-e] Posibleng pagkasunodsunod sa panahon sa paglansang sa krus ni Jesus<sup>146</sup>



<sup>146</sup>Video 39. "Posible nga pagkasunodsunod sa panahon sa paglansang sa krus ni Jesus." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).



(Pin 3:14-22) (7) Ngadto sa manolonda sa iglesia sa mga taga-Laodicea

**Pin 3:14** Ug ngadto sa manolonda sa iglesia sa Laodicea<sup>G2994</sup> pagsulat;  
Kining mga butanga nag-ingon ang Amen (tinuod gayud),<sup>G281</sup> ang matinud-anon ug tinuod<sup>G228</sup> saksi,<sup>G3144</sup>  
ang sinugdan sa kabuhatan sa Dios;

☞ **Pin 3:14** Ug sa manolonda sa iglesia sa mga taga-Laodicea, isulat mo;  
Kining mga butanga nag-ingon ang Amen, ang matinumnon ug Matuod nga Saksi, ang sinugdan sa kabuhatan  
sa **Dios**:

➤ Nga mao ang matinumnon ug matuod nga saksi sa sinugdan sa kabuhatan sa Dios?

• **Ang sinugdan sa kabuhatan sa Dios**

**Gen 2:4** Mao kini ang mga henerasyon<sup>H8435</sup> sa mga langit<sup>H8064</sup> ug sa yuta<sup>H776</sup>  
sa dihang gibuhahat sila,<sup>H1254</sup>  
sa adlaw<sup>H3117</sup> nga **ang Ginoo** (Yahweh)<sup>H3068</sup> **Dios**<sup>H430</sup>  
**gihimo**<sup>H6213</sup> ang kalibutan<sup>H776</sup> ug ang mga langit<sup>H8064</sup>.

→ Sa **Genesis 1, Dios** ('Elohim)<sup>H430</sup> nagbuhahat sa langit ug sa yuta ug sa tanang panon niini. Unya  
gikan sa **Gen 2:4, ang Ginoo** (Yahweh)<sup>H3068</sup> **Dios** maonalambigit sa paghimo sa mga butang sa  
unsa **Dios** gibuhahat.<sup>147</sup>

→ Kung mao, kinsa ni **GINOO** (Yahweh)?

• **Usa ka tinuod ug matinud-anon nga saksi**

**Jer 42:5** Unya miingon sila kang Jeremias, **Ang Ginoo**<sup>H3068</sup> mahimong **atinuod**<sup>H571</sup> ug **matinud-anon** (tuo)<sup>H539</sup>  
saksitali kanato, kon dili kita magbuhahat sumala sa tanang butang (rhema)<sup>H1697</sup><sup>148</sup>  
para sa diin **ang Ginoo** (Yahweh)<sup>H3068</sup>, imong **Dios** (Elohim)<sup>H430</sup> ipadala ka kanamo.

→ **Ang Ginoo** (Yahweh)<sup>H3068</sup> usa ka tinuod ug matinud-anon nga saksi, ug **ang GINOONG**  
**Dios** (Yahweh hîm)  
nagpadala kaninyo sa tanan **ang rhema**.

**1Ju 5:20** Ug nahibal-an namon kana **ang Anak sa Dios** mianhi, ug naghatag kanato ug salabutan,  
aron kita makaila kaniya (**Dios**) nga mao **tinuod**<sup>G228</sup>, ug kita anaa kaniya nga mao **tinuod**,<sup>G228</sup>  
bisan sa iyang Anak **Jesukristo**. Kini ang tinuod<sup>G228</sup> **Dios**, ug walay katapusan **kinabuhi**.

**Binuhatan 10:36** Ang pulong (ang mga logo)<sup>G3056</sup> nga gipadala sa Dios ngadto sa mga anak (ang mga  
anak)<sup>G5207</sup> sa Israel,  
pagsangyaw sa kalinaw pinaagi sa **Jesukristo**: (siya kay **Ginoo** sa tanan:)

→ Ang tinuod mao **Dios**, ug ang tinuod **Dios** mao ang (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> kinsa ni **Kristo**, ug ania kami niini  
**tinuod nga Dios** sa **Dios Anak Jesukristo**, kinsa ni **Ginoo**<sup>G2962</sup> sa tanan (**Binuhatan 10:36** Ang mga  
logo nga gipadala sa  
ang mga anak sa Israel: **Jesukristo** mao ang **Ginoo** sa tanan).

**Binuhatan 4:24** Ug sa diha nga sila (ang mga apostoles) nakadungog niini, sila mipatugbaw sa ilang tingog  
ngadto **Dios** sa paghiosa, ug miingon,  
**Ginoo** (despotēs),<sup>G1203</sup> ikaw diay **Dios** (Ang, theos),<sup>G2316</sup> nga naghimo<sup>G4160</sup> langit,<sup>G3772</sup>  
ug yuta (yuta),<sup>G1093</sup> ug ang dagat,<sup>G2281</sup> ug tanan<sup>G3956</sup> nga sa<sup>G1722</sup> sila mao:

<sup>147</sup>Video 1. "Sa sinugdan & Mga Lakang sa Paglalang." [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).

<sup>148</sup>Video 11. "Usa ka Nazareo ngadto sa Diyos (Ang Buhok sa Ulo)."

<https://therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/>

- **Ginoo** (despotēs)<sup>G1203</sup>; imong **Dios**=**Ang Ginoo** (Yahweh)<sup>H3068</sup>; *imong Dios*<sup>H430</sup>  
 -**Ang GINOONG Dios**: Sumala sa mga apostoles, **Ginoo** (despotēs)<sup>G1203</sup>; imong **Dios** kinsa naghimo langit ug yuta (yuta, dagat, ug ang tanang panon kanila, [Binuhatan 4:24](#)), parehas sa **ang Ginoo** (Yahweh)<sup>H3068</sup>; *imong Dios*<sup>H430</sup> sa [Gen 2:4](#).  
 -Sa ingon, **Ginoo** (despotēs) nagtumong sa **ang Ginoo** (Yahweh) sa [Gen 2:4](#).
- † Isip mga saksi nga nakakita sa Iyang kahalangdon, ang mga apostoles nagpahibalo kaninyo sa gahom ug sa pag-abot sa among **Ginoong Jesukristo**.<sup>149</sup>
- † Ang mga alagad anaa sa ilalum **ang Ginoo** (despotēs), kinsa ang matinud-anon ([1Ti 6:2](#)), balaan, ug tinuod ([Pin 6:10](#)), ug **ang Ginoo** (Yahweh) maoy usa ka matuod ug matinumang saksi, ug **Dios** mao ang tinuod, ug ang Iyang kamatuoran anaa sa Iyang Anak, **Jesukristo**, kinsa ni **Ginoo** sa tanan.

Busa, [Pin 3:14](#) mahimong isulat pag-usab sama sa mosunod:

→ [Pin 3:14](#) Kining mga butanga nag-ingon ang Amen, **Ginoo amua Dios (Yahwehatong Dios)** **ang matinud-anon** ug **tinuod saksi, ang sinugdanan sa ang paglalang sa Dios**;

- **Kung ang Ginoo (despotēs)**<sup>G1203</sup> nagtumong sa **Ginoo (Yahweh)**<sup>H3068</sup> sa [Gen 2:4](#), unya kinsa man **ang Ginoo (despotēs)**<sup>G1203</sup>?
- [Pin 6:10](#) Ug sila misinggit sa usa ka makusog nga tingog, nga nagaingon, *Hangtud kanus-a, O Ginoo (despotēs)*,<sup>G1203</sup> **balaan ug tinuod**, wala ka ba maghukom ug manimalos sa among dugo sa mga nagpuyo sa yuta (sa yuta)<sup>G1093</sup>?

(Ginoo (Kusog ni [G1203](#), δεσπότης, despotēs) batok sa Ginoo (Strong's [G2962](#), κύριος, kyrios))

- **Ginoo** (Kusog ni [G1203](#), δεσπότης, despotēs)  
[Luk 2:29](#) **Ginoo** (despotēs),<sup>G1203</sup> karon gitugotan mo ang imong alagad<sup>G1401</sup> lakaw sa kalinaw, sumala sa imong pulong (**rhema**):<sup>G4487</sup>  
 → Ang rhema gihatag ni **ang Ginoo (despotēs)**.<sup>G1203</sup>

[1Ti 6:1](#) Ang tanan nga mga sulugoon nga nailalom sa yugo mag-isip sa ilang kaugalingon nga mga agalon (**Ginoo, despotēs**)<sup>G1203</sup>

takus sa tanang dungog, nga ang ngalan sa **Dios** (Ang, theos)<sup>G2316</sup> ug ang iyang doktrina dili pagpasipala.<sup>G987</sup>

[1Ti 6:2](#) Ug sila nga adunay pagtoo (**matinud-anon**)<sup>G4103</sup> mga agalon (**Ginoo, mga despotēs**)<sup>G1203</sup>, ayaw sila pagtamayon,

tungod kay sila managsoon;<sup>G80</sup> kondili mag-alagad hinoon sila, tungod kay sila mga matinud-anon<sup>G4103</sup> ug minahal,<sup>G27</sup> mga partisipante sa benepisyo. Itudlo ug itambag kining mga butanga.

[1Ti 6:3](#) Kung adunay magtudlo ug lahi, ug dili mouyon sa maayo (**tingog**)<sup>G5198</sup> mga pulong (**mga logo**),<sup>G3056</sup> bisan ang mga pulong sa atong **Ginoo Jesukristo**, ug sa doktrina nga sumala sa pagkadiosnon;

[1Ti 6:4](#) Siya mapahitas-on, walay nahibaloan nga bisan unsa, kondili nagahigugma sa mga pangutana ug mga panaglalis sa mga pulong (**logo**),<sup>G3056</sup> diin nagagikan ang kasina, ang panag-away, ang pagbiaybiay, ang dautang mga pangagpas,

[1Ti 6:5](#) Ang sukwahi nga mga panaglalis sa mga tawo nga dunot ug hunahuna, ug nakulangan sa kamatuoran,<sup>G225</sup> sa pagdahum nga ang ganancia mao ang pagkadiosnon: gikan sa maong mga butang likayi ang imong kaugalingon.)

<sup>149</sup>Video 44, "Ang tagna sa kasulatan (2 Pedro 1) 2/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

→ Ang mga alagad anaa sa ilalum **Ginoo** (despotēs) pagpasidungog sa ngalan sa **Dios** aron ang Iyang doktrina dili gipasipalahan.

→ **Ginoo** (despotēs) matinud-anon <sup>G4103</sup>.

→ Ang tunog nga mga logo sa **ang Ginoo** (despotēs) kay sa **ang Ginoong Jesu-Kristo**.

2Ti 2:21 Kung ang usa ka lalaki (bisan kinsa) <sup>G5100</sup> busa hinloi ang iyang kaugalingon gikan niini, siya mahimong usa ka sudlanan sa kadunganan,

gibalaan, ug angay alang sa paggamit sa agalon **Ginoo** (despotēs), <sup>G1203</sup> ug andam alang sa matag maayong buhat.

→ **Ginoo** (despotēs) nag-andam kanimo sa matag “maayong buhat”.

2Pe 2:1 Apan dihay mini nga mga propeta usab taliwala sa katawhan, maingon nga adunay mini nga mga magtutudlo taliwala kaninyo,

kinsa sa tago magdala sa makadaut nga mga erehiya, bisan sa paglimud **ang Ginoo** (despotēs), <sup>G1203</sup> nga gipalit (tubos) <sup>G59</sup> sila, ug dad-on sa ilang kaugalingon ang tulin nga kalaglagan.

→ **Ang Ginoo** (despotēs) gipalit (gitubos) kanimo sa bililhong dugo sa **Kristo**.

- **Ginoo** (despotēs) <sup>G1203</sup> **Dios** = **Ang Ginoo** (kyrios) <sup>G2962</sup> **Jesukristo**

Jde 1:4 Kay adunay pipila ka mga tawo nga wala hibalo nga nakasulod, nga kaniadto gi-orden alang niini nga pagkahinukman sa silot,

dili diosnon nga mga tawo, nga nagliso sa grasya sa atong **Dios** <sup>G2316</sup> ngadto sa kahilayan, ug paglimud sa bugtong **Ginoo** (despotēs) <sup>G1203</sup> **Dios**, <sup>G2316</sup> ug (gani) <sup>G2532</sup> amua **Ginoong Jesukristo**.

→ Lamang **Ginoo** (despotēs) <sup>G1203</sup> **Dios** mao ang **ang Ginoo** (kyrios) <sup>G2962</sup> **Jesukristo**.

Pin 6:10 Ug sila misinggit sa usa ka makusog nga tingog, nga nagaingon:

Unsa ka dugay, O **Ginoo** (despotēs), <sup>G1203</sup> balaan <sup>G40</sup> ug tinuod, <sup>G228</sup>

wala ka ba maghukom ug manimalos sa among dugo sa mga nagpuyo sa yuta (sa yuta) <sup>G1093</sup>?

→ **Ginoo** (despotēs), <sup>G1203</sup> tinuod <sup>G228</sup>.

† **Ang Ginoo** (despotēs) = Ang dugo sa **Kristo** (**Hesus** ingon **ang halad nga karnero** <sup>G286</sup> walay buling ug walay buling, kinsa nahimong **Kristo** (**ang nagahari nga Cordero** <sup>G721</sup>) atong Paskuwa).

→ **Ang Ginoo** (despotēs) nag-andam kanimo alang sa matag maayong buhat (2Ti 2:21).

Ikaw gipalit (gipalit) sa bililhong dugo sa **Kristo** (Ang dugo sa **Kristo** (**Hesus** ingon **usa ka karnero** <sup>G286</sup> walay buling ug walay buling kinsa nahimong **Kristo** (**ang Kordero** <sup>G721</sup>) atong Paskuwa,

1Pe 1:19), ug **ang Ginoo** (despotēs) mao ang nagpalit kanimo (2Pe 2:1).

- Ang iyang sound logos nagpasidungog sa ngalan sa **Dios** ug ang Iyang doktrina, nga mao ang sa **ang Ginoong Jesu-Kristo**,

ug iyang gipapahawa ang iyang mga alagad sa pakigdait sumala sa iyang sugo (Luk 2:29).

→ Busa, lamang **Ginoo** (despotēs) **Dios** mao ang **ang Ginoo** (kyrios) **Jesukristo** (Jde 1:4).

**Ang Ginoo** (despotēs) = **Ang Ginoo** (Yahweh)

- Usab, gikan sa mga apostoles sa Binuhatan 4:24, klaro nga **Ginoo** (kabus, Binuhatan 4:24) **Dios** nagtumong sa

**ang Ginoo** (Yahweh) **Dios** sa Gen 2:4. Sa 2Sa 7:24, **ang Ginoo** (Yahweh) <sup>H3068</sup> nag-andam sa Iyang katawhan nga Israel

nga mahimong usa ka katawhan ngadto Kaniya sa kahangturan, ug **ang**

**Ginoo** (Yahweh) <sup>H3068</sup> nahimong **ang Dios** <sup>H430</sup> para sa katawhan sa

Israel hangtod sa kahangturan.<sup>150</sup>

<sup>150</sup>Video 6. “Ang GINOO (mahimong) Diyos.”

**GINOO**(Yahweh)<sup>H3068</sup>**Dios**<sup>H430</sup>=**Ginoo** (despotēs)<sup>G1203</sup>imong**Dios**

- Kini**GINOO**(Yahweh)<sup>H3068</sup>**Dios**<sup>H430</sup> nagbuhat sa langit ug sa yuta, ingon man sa tanan nga panon niini, sa unsa**Dios**gibuhat sa sinugdanan, ug gipadala kanimo ang tanan nga rhema ([Jer 42:5](#)).  
Kini**GINOO**(Yahweh)**Dios**([Gen 2:4](#))mao ang sama sa**Ginoo** (despotēs) imong**Dios**, kinsa “nagbuhat” sa langit ug yuta (yuta, dagat, ug sa tanang panon niini,[Binuhatan 4:24](#)).

→Sa laing pagkasulti,**Kristo**([Binuhatan 2:36,Col 3:4](#)), ang Anak sa buhi**Dios**, kinsa ni**ang Ginoo**(Yahweh)

*imong Dios*([Exodo 6:7,Deu30:20](#)), mao ang imong "kinabuhi".**Hesus**mao ang pan sa kinabuhi, ug**ang kinabuhi sa maong pan**mao ang **Kristo**, nga uban kang kinsa kita magpakita sa himaya ([Col 3:4](#)).

**Hesus**mao ba**Kristo**, ang Anak sa Diyos (ninagatoo, naa kay**kinabuhisa Iyang ngalan**,[Juan 20:31](#)), ug  
kini**Hesus Kristo**mao ang**ang Ginoo**(kyrios)<sup>G2962</sup>sa tanan (**ang Ginoong Jesu-Kristo**,[Binuhatan 2:36,Col 3:4](#)).<sup>151</sup>

\* Aron isulti pag-usab,**ang Ginoo** (despotēs) nagtumong sa**ang Ginoo**(Yahweh), ug**angGINOO**(Yahweh)  
kinsa nahimong imo**Dios**(Dios sa tanan nga unod) mao**ang Ginoong Jesu-Kristo**.<sup>152</sup>

*[Joe 2:1](#)Patingoga ninyo ang trompeta didto sa Sion, ug patingoga ang pagpagubok sa akong bukid nga balaan: pasagdi ang tanan  
mga lumulupyo sa yuta(*ang kalibutan*)<sup>H776</sup>pangurog: alang sa adlaw ni Jehova (**Yahweh**)  
moabut, kay kini haduol na;*

*[Joe 3:17](#) aron kamo makaila nga ako mao si Yahweh (**Yahweh**) imong**Dios**nagpuyo sa Zion,  
akong balaan nga bukid: unya ang Jerusalem mahimong balaan, ug walay mga dumuloong nga moagi  
pinaagi sa iya pa.*

† **Hesus**mao ang**ang karnero**(amnos)<sup>G286</sup> sa **Ginoo**, nga nagakuha sa sala sa kalibutan ([Juan 1:29](#)), ug ikaw**walay lewadura**ingon**Kristo**amua**Paskuwa**gisakripisyo para kanato([1Co 5:7](#)). Niining paagiha, kita adunay mas lig-on nga mga logo sa propesiya sama sa kandila<sup>G3088</sup>(ang **Kordero**) nga nagdan-ag sa usa ka mangitngit nga dapit hangtod nga ang kaadlawon mosubang sa kangitngit sa kagabhion ug**kahayag sa Dios** mibangon aron paghatag kahayag sa inyong mga kasingkasing ([2Pe 1:19](#)).<sup>153</sup>

- Sa sinugdan mao ang logos, ug ang logos uban sa Dios, ug ang logos mao ang Dios ([Si Jhn1:1](#)).  
Apan sa diha nga ang kahayag sa Dios mosubang ug maghatag ug kahayag sa kandila sa Cordero sa inyong mga kasingkasing, ang kahayag  
nahimong**ang rhema sa Dios**.

- Paghubad sa[Si Jhn1:1](#)

→Sa sinugdan mao**ang mga logo**, ug**ang mga logo**(ang **Kordero**, nga nagdan-ag sa usa ka mangitngit nga dapit) uban**Dios**,

---

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

<sup>151</sup>Video 23. “Ang tinapay, Ang mana, ug ang tinago nga mana.”

[www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/](http://www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/).

<sup>152</sup>Video 31. “Usa ka Nazareo ngadto sa Diyos (Ang Buhok sa Ulo).”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/).

<sup>153</sup>Video 44. “Ang tagna sa kasulatan (2 Pedro 3) 1/2.”[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

ugang mga logomao **Dios**(hangtod sa adlaw ang kaadlawon mobuto sa kangitngit sa kagabhion). **Ang Kordero** mao ang **ang GINOO** kinsa nahimong **Diossa tanang unod**, busa sa dihang ang adlaw mobanagbanag sa kangitngit sa kagabhion (**ang mga logomao Dios**), **ang kahayag sa Dios** motungha sa inyong mga kasingkasing, ug ikaw mahinumdom **ang rhema** nga gipamulong pinaagi sa balaan nga mga propeta, ug sa mga sugo sa **ang Ginoo** (kyrios)<sup>G2962</sup> ug **Manluluwas** (2Pe 3:2) nga gisulti sa mga apostoles.

† **Ang Anak sa Dios**, **ang Ginoong Jesu-Kristo**, nakigsulti sa simbahan sa Laodicea.

- Dili bugnaw o init

**Pin 3:15** Ako nahibalo sa imong mga buhat, nga ikaw dili bugnaw<sup>G5593</sup> dili init:<sup>G2200</sup> Gusto ko nga bugnaw ka o init.

☞ **Pin 3:15** Ako nahibalo sa imong mga buhat, nga ikaw dili bugnaw ni init. Unta bugnaw ka o init.

- Ang termino nga "bugnaw," nga gigamit ni Jesus sa **Mat 10:40-42**, nagtumong sa mga ganti, apan **Mat 10:24** kinahanglan sabton una masabtan **Mat 10:40**.
- **Kinsa ang labaw sa tinun-an, sa magtutudlo, sa sulugoon, ug sa Ginoo?**  
**Mat 10:24** Ang disipulo<sup>G3101</sup> dili labaw sa iyang agalon (Rabboni<sup>G4462</sup>, ginoo (kyrios)<sup>G2962</sup>),<sup>G1320</sup> ni ang sulugoon<sup>G1401</sup> labaw sa iyang ginoo (kyrios).<sup>G2962</sup>

→ Agalon<sup>G1320</sup> gitawag ug "Rabbi"<sup>G4461</sup> kaniadtoni **Jesu** paglansang sa krus (o ang Anak sa tawo), apan gitawag nga Rabboni<sup>G4462</sup> human sa Iyang paglansang sa krus (**Kristo**). Sa dihang gidawat sa mga tinun-an ang "Rabbi"<sup>G4461</sup> pinaagi sa pagtuo, "Rabi"<sup>G4461</sup> nahimong ilang Rabboni<sup>G4462</sup> o ilang **Ginoo** (kyrios)<sup>G2962</sup> (o ang Anak sa Dios), ug ang Espiritu Santo gihatag kanila. Sa laing pagkasulti, ang mga disipulo nga nakadawat sa Rabboni dili labaw sa Rabbi tungod kay **Hesus** mao ang **Kristo**, ug kana **Jesukristo** mao ang **ang Ginoo** (kyrios)<sup>154</sup>.

→ Ang mga alagad,<sup>G1401</sup> nga nagpasidungog sa ngalan sa **Dios** aron ang Iyang pagtolon-an dili mapasipalahan, anaa sa ilalum **ang Ginoo** (despotēs) (tan-awa ang **Pin 3:14**). Buot ipasabot, ang mga alagad ubos **ang Ginoo** (despotēs) wala sa ibabaw **ang Ginoo** (kyrios) kay **ang Ginoo** (despotēs) mao ang **ang Ginoo** (Yahweh) kinsa nahimong imo **Dios**.

- **Unsa ang gipasabut sa pagdawat?**  
**Mat 10:40** *gihubad pag-usab ingon sa mosunod:*

→ "Siya nga modawat kaninyo (ang mga tinun-an) modawat kanako (Rabbi<sup>G4461</sup>, **Mat 10:24**), ug siya nga midawat kanako (Rabboni<sup>G4462</sup>, **Mat 10:24**) midawat kaniya nga nagpadala kanako (Amahan sa langit, **Mat 10:32**)."


→ Paghubad sa **Mat 10:40**

→ Siya nga modawat sa mga tinun-an, makadawat **ang Anak sa tawo**, ug siya nga nakadawat **ang Anak sa Dios**, midawat sa Amahan sa langit, nga nagpadala sa Iyang Anak nganhi sa inyong mga kasingkasing, aron kamo motuaw kang Abba, Amahan ingon nga mga anak sa Dios (**Gal 4:6**).

<sup>154</sup>Tan-awa ang "[Figure 3-f]," o Video 17. "3. Unang mga bunga" [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-first-fruits-the-house-of-the-lord-god/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-first-fruits-the-house-of-the-lord-god/).



[Figure 3-f] 3. Unang-bunga<sup>155</sup>



<sup>155</sup>Video 18. "3. Unang mga Bunga (Ang 144,0000)." [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

- Mainit nga init

[Pin 3:16](#) Busa tungod kay ikaw dagaang lang, ug dili bugnaw ni init, isuka ko ikaw gikan sa akong baba.  
[Pin 3:17](#) Tungod kay ikaw nag-ingon, Ako dato, ug midaghan sa mga bahandi,<sup>G4147</sup> ug walay kinahanglan sa bisan unsa; ug wala mahibalo nga ikaw alaut, ug makalooloy, ug kabus, ug buta,<sup>G5185</sup> ug hubo:G1131  
[Pin 3:18](#) Ako nagatambag kanimo sa pagpalit kanako ug bulawan nga inulay sa kalayo, aron ikaw madato;<sup>G4147</sup> ug puti nga bisti (bisti),<sup>G2440</sup> aron ikaw mabistihan, ug nga ang kaulawan sa imong pagkahubo dili makita; ug dihogi ang imong mga mata sa tambal sa mata, aron ikaw makakita.

- ☞ [Pin 3:16](#) Busa, tungod kay ikaw **dagaang**, ug dili bugnaw ni init, isuka ko ikaw gikan sa akong baba.
- ☞ [Pin 3:17](#) Kay nag-ingon ka, Ako **dato, ug nadugangan sa mga butang**,<sup>G4147</sup> ug walay kinahanglan nga bisan unsa, ug wala mahibalo nga ikaw alaut, makalooloy, kabus, **buta**, ug hubo.
- ☞ [Pin 3:18](#) Gitambagan ko kamo sa pagpalit gikan Kanako **bulawandalisay sa kalayo**, aron mahimo ka **dato**; ug **puti nga mga sapot**, aron kamo mabistihan, aron ang kaulaw sa inyong **pagkahubo** mahimong dili **gipadayag**; ug **dihogi ug tambal sa mata ang imong mga mata**, aron mahimo nimot **tan-awa**.
- **Lmainiton**
  - Kadtong bugnaw ug init mao ang 'mga mapaubsanon' nga makadawat sa ganti pinaagi sa ilang maayong mga buhat, busa ang bugnaw ug init nalangkit sa maayong mga butang. Ang dagaang nga magtotoo, sa laing bahin, dato sa ilang mga kasingkasing uban sa bug-os nga garbo sa ilang mga hunahuna.
- **Goodbutang**<sup>156</sup>
  - **Maayong balita (pagwali)**<sup>G2097</sup>
    - Ang maayong balita (“euangelizō”)<sup>G2097</sup> nagpasabot sa pagsangyaw sa "maayo" nga mga butang, nga gihubad usab nga “sa pagsangyaw” sa mga sulat ni Pablo. Sa [Mat 19:17](#), si Jesus nagtudlo nga “**Dios**” mao ang **maayo**; busa, sa pagsangyaw mahitungod sa “**maayo**” nagpasabot sa pagsangyaw mahitungod sa “**Dios**.”
  - **Ang Ebanghelyo**<sup>G2098</sup>
    - Ang etimolohiya sa ebanghelyo (“euangelion”)<sup>G2098</sup> mao ang pagsangyaw (“euangelizō”)<sup>G2097</sup> ug si Pablo nagwali kanamo **ang ebanghelyo**<sup>G2098</sup> sa Ginoo, nga wala itudlo human sa tawo apan pinaagi sa pagpadayag ni Jesukristo.
  - **Isangyaw ang Ebanghelyo**<sup>G2098</sup>
    - Gisangyaw ni Pablo ang ebanghelyo nga nahibalo nga adunay ganti alang niadtong nagbuhat niini nga kinabubut-on, ug ang ganti sa pagsangyaw sa ebanghelyo mao ang paghimo sa ebanghelyo ni Kristo nga walay bayad, aron ang awtoridad sa ebanghelyo wala giabuso.
- Aron makaangkon og daghang mga tawo pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo, kita kinahanglan nga mahimong mga sulugoon sa tanan, lakip na Ang mga Judio, ang mga nailalum sa balaod, ang mga walay balaod (nga kamo anaa sa ilalum sa balaod ni Kristo), ug ang maluya tungod sa ebanghelyo, aron mahimong mga umalambit uban kanila. Kinahanglang modagan ta sa atong lumba

<sup>156</sup>Video 24. “Ikaw ang Balaan nga Jerusalem) Gidala kanamo gikan sa bukid sa Zion sa Jerusalem (1/3).”  
[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).



kay nahibalo nga usa lamang ka magdadagan ang makadawat sa ganti, ug kadtong maningkamot sa pagdaog sa lumba kinahanglang mag-ehersisyo pagpugong sa kaugalingon sa tanang butang aron maangkon ang dili madunot nga purongpurong.<sup>G4735</sup>

- Kinahanglan nga atong huptan nga kontrolado ang atong lawas ug buntogon kini, kay tingali, sa nakasangyaw na kita sa uban, mahimo kita nagsalikway sa atong kaugalingon.

- Dato-Nadugangan sa mga butang<sup>G4147</sup>

- Ang batan-ong lalaki nga adunay daghang mga kabtangan nagpasabut nga siya adunay daghang kahibalo sa balaod. Apan, si Jesus

nagtudlo nga ang usa ka dato nga tawo (sa kahibalo sa balaod) halos dili makasulod sa gingharian sa langit (kay ang

Ang sulat makapatay, apan ang espiritu nagahatag ug kinabuhi,<sup>2Co 3:6</sup>). Busa, kini sa esensya imposible alang sa usa ka adunahan nga tawo nga adunay

dagkong mga kabtangan apan kulang ang mga logo sa Dios aron mamunga ug daghang bunga aron makasulod sa walay kataposang gingharian.<sup>157</sup>


[Figure 3-g] Ang mga sambingay: Ang gingharian sa Langit & Ang gingharian sa Dios<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup>I-refer sa “[Figure 3-g],” o Video 36. “The parables The Kingdom of Heaven & The Kingdom of God.”  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-the-parables-the-kingdom-of-heaven-the-kingdom-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-the-parables-the-kingdom-of-heaven-the-kingdom-of-god/).

<sup>158</sup>Video 36. “Ang mga sambingay: Ang gingharian sa Langit ug ang gingharian sa Dios.”  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-the-parables-the-kingdom-of-heaven-the-kingdom-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-the-parables-the-kingdom-of-heaven-the-kingdom-of-god/).

The parables: The kingdom of Heaven & The kingdom of God



**The kingdom of heaven** is like unto **treasure hid in a field** (Mat 13:44).  
 → **Treasure is the light of the knowledge of the glory of God** (2Co 4:6)  
 → **The world refers to heaven and earth (God's first to sixth day creation, or Soul and flesh), thus, a man<sup>SEET</sup>, who sowed good seed in his field (or in the world (Mat 13:38), means that the logos of God was sown to the soul and flesh of the sons of kingdom (Mat 13:24)**  
 When a man<sup>SEET</sup> hath found (the treasure, or the rhema),  
 → **he hideth (this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God, and not of him. 2Co 4.7, 2Ti 2.20),**  
 (In a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honour, and some to dishonour, 2Ti 2:20)  
 → **and for joy, thereof goeth (back to the world) and selleth all that he hath,**  
 → **and buyeth that field (of blood, or word dipped in blood of Jesus that belongs to the potter in the house of the LORD, Jer. 11:13) (Mat. 13:44)**  
 → **and gives to the poor (in spirit, Mat 5:3), to share treasures of heaven)**  
 → **and he shall have treasure<sup>SEET</sup> (rhema) in heaven** (lay up for yourselves treasures, rhema, in heaven, Mat 6:20)  
 → **and come and follow me (Jesus) (Mat 19:21), (If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honour, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work (2Ti 2:21).**

**Mount Sion**  
 Heb. 12:22 But ye are come unto **mount Sion**, and unto **the city of the living God,**  
**the heavenly Jerusalem,** and to an **innumerable company of angels,**  
 Heb. 12:23 To the general assembly and church of the **firstborn,** which are written in **heaven,**  
 and to **God the Judge of all,** and to **the spirits of just men made perfect,**  
 → The mount Sion is the heavenly Jerusalem where church of the firstborn, which the spirits of righteous ones<sup>SEET</sup>, are made perfect.

**The servant of Christ**  
 • A servant of Christ always labours fervently for other Christ's servant in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God (Col 4:12)  
 • The servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach, patient (2Ti 2:24)  
 But he said, Lord, <sup>SEET</sup> suffer me first to go and bury my father (Luk 9:59).  
 → In Luk 9:59, this certain man said, "I see you Lord, but let me go back to the earth of Canaan to take care of my earthly father's business first" (As is the earthy, such are they also that are earthy; and as is the heavenly, such are they also that are heavenly (1Co 15:48).  
 → The servant of the Lord follows heavenly Father's business.

**Jesus said unto him.**  
 • Let the dead bury their dead: (meaning, Let the earthy ones follow their earthly father) (1Co 15:50) Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption.  
 • No man, having put his hand to the plough, and looking back (meaning to the earthy work, not to the heavenly), is fit for the kingdom of God. (Luk 9:59-62)  
 • A man of soul<sup>SEET</sup> borne the image of the earthy, so they are to till the ground (Gen 2:9).  
 • But after he finds the treasure, he will also bear the image of the heavenly (1Co 15:49).  
 • Rom 12:1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.  
 • Rom 12:2 And be not conformed to this world; but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.

**Follow me**  
 → In Luk 9:59, this certain man said, "I see you Lord, but let me go back to the earth of Canaan to take care of my earthly father's business first" (As is the earthy, such are they also that are earthy; and as is the heavenly, such are they also that are heavenly (1Co 15:48).  
 → The servant of the Lord follows heavenly Father's business.  
**Jesus said unto him.**  
 • Let the dead bury their dead: (meaning, Let the earthy ones follow their earthly father) (1Co 15:50) Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption.  
 • No man, having put his hand to the plough, and looking back (meaning to the earthy work, not to the heavenly), is fit for the kingdom of God. (Luk 9:59-62)  
 • A man of soul<sup>SEET</sup> borne the image of the earthy, so they are to till the ground (Gen 2:9).  
 • But after he finds the treasure, he will also bear the image of the heavenly (1Co 15:49).  
 • Rom 12:1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.  
 • Rom 12:2 And be not conformed to this world; but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.

- **Ang dili matukib bahandisa Kristo**

-**Ang mga anak nga lalaki sa mga tawo** nagtumong sa mga anak sa Israel o mga Judio nga gituli pinaagi sa kamot diha sa unod.<sup>159</sup>

Pinaagi sa grasya sa Dios, si Pablo gitudlo nga usa ka ministro sa pagwali sa dili matukib **bahandisa Kristo** ngadto sa Hentil nga mga nasud nga dili mga anak sa Israel o tinuli sa unod.<sup>160</sup>

*[Col 2:1](#) Kay buot ko nga mahibaloan ninyo kon unsa ka daku ang akong pakigbisug alang kaninyo, ug alang kanila nga atua sa Laodicea,*

*ug sa kadaghanon nga wala makakita sa akong nawong diha sa unod; Aron ang ilang mga kasingkasing mahupay,*

*nga nahiusa sa gugma, ug alang sa tanan **bahandisa bug-os nga kasigurohan sa pagsabot**, ngadto sa pag-ila sa misteryo sa Dios, ug sa Amahan, ug ni Kristo; ([Col 2:2](#))*

***Sakinsa (Kristo) natago ang tanan nga mga bahandi**<sup>G2344</sup> sa kaalam ug kahibalo. ([Col 2:3](#))*

**Kristo** balaan, so unsaon man nato pagbaton ug langitnong mga bahandi sa mga sudlanang yuta (nga gikan sa yuta) ([2Co 4:7](#))?

→ Posible kay **Kristo Jesus** mianhi sa kalibutansa pagluwas sa mga makasasala ([1Ti 1:15](#)). Diha kaniya kita nabuhi,

ug molihok, ug makabaton sa atong pagkatawo ([Binuhatan 17:28](#)). Niini maila nato nga kita nagapuyo diha kaniya, ug siya ania kanato,

tungod kay siya naghatag kanato sa iyang Espiritu ([1Ju 4:13](#)). Tungod kay aduna kami niini nga bahandi sa mga sudlanan nga yuta,

dili mahimo alang kanato nga makabaton sa langitnong bahandi gawas kon kita magpuyo diha kang Kristo, nga nagtino nga

ang kahalangdon sa gahum iya sa Dios, ug dili gikan kanato ([2Co 4:7](#)).<sup>161</sup>

- **Blind**

Kung gusto nimo makita **Hesus sa Nasaret**, ang anak ni Joseph, basaha ang mahitungod kaniya sa Daang Tugon ug pangitaa Siya didto ingon nga kini gisulat ni Moises diha sa balaod ug sa mga propeta.

*[Juan 1:45](#) Si Felipe nakakaplag kang Natanael, ug miingon kaniya: Among hingkaplagan siya, kang kinsa siya*

***Moises sa balaod**, ug ang mga propeta, nagsulat, **Jesus nga taga-Nazaret**, ang anak nga lalaki ni Jose.*

- Kung gusto nimo makita **Jesukristosa Nasaret**<sup>162</sup>

1. **Ingnanga Hesus** mao ang **ang Anak sa Dios**, ug Hari sa Israel ([Si Jhn 1:49](#)), ug ang balaan sa **Dios** ([Mar 1:24](#); [Mar 1:9](#)).
2. **Tuohinga Kristo** gikan sa kaliwat ni David ug gikan sa lungsod sa Betlehem, diin didto si David ([Si Jhn 7:42](#)).
3. **Paghilaksa** hilabihan gayud ug magaingon, Ikaw nga Anak ni David, ikaw mao ang Cristo nga gikan sa kaliwat ni David, malooy ka kanako ([Mar 10:48](#)).
4. Sa dihang gisultihan ka ni Jesus nga magmalipayon, bangon; (kay) nanawag siya <sup>G5455</sup> ikaw ([Mar 10:49](#)).
5. Sa [Mat 10:41](#), Si Jesus miingon kanimo, "Unsa may imong gusto nga akong buhaton kanimo?"

---

<sup>159</sup>Para sa mga depinisyon sa Jews and Gentiles, tan-awa ang video 16, "The Gentiles, All nations (The apostle Paul) 1/10)." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>160</sup>Video 16. "Ang mga Hentil, Tanan nga mga nasud (Ang misteryo & Ang Hentil nga mga nasud) 9/10". [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>161</sup>Video 19. "Ang yuta ug ang yuta." [www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/).

<sup>162</sup>Video 15. "Jesus of Nazareth & Jesus Christ of Nazareth." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/).

→ Unya moingon ka, **Rabboni**,<sup>G4462</sup> aron ako makadawat sa akong panan-aw aron makakita kanimo ([Mar 10:51](#)).

6. Ang buta nga si Bartimeo nakadawat sa iyang panan-aw pinaagi sa iyang pagtuo pinaagi sa pagsangpit kang Jesus, ug pagtawag kaniya (**Rabboni**<sup>G4462</sup>), kinsa mianhi sa kalibutan aron sa pagtawag-gikan sa kangitngit ug kaloy-i sila nga nagtawag sa iyang ngalan pinaagi sa pagtuo).
7. Kanus-a **Hesus** nag-ingon, “Lakaw, ang imong pagtuo nakapaayo kanimo, hibalo nga nakadawat ka dayon sa imong panan-aw,” tsundan si Jesus ([Mar 10:52](#)). Siya mianhi sa kalibutan aron sa pagtawag<sup>G2564</sup> gikan sa kangitngit ngadto sa iyang kahibulongang kahayag, ug kaloy-i sila nga nagatawag sa iyang ngalan pinaagi sa pagtoo ([1Pe 2:9](#)).

- **Dihogi ug tambal sa mata ang imong mga mata**

[Si Jhn9:6](#) Sa diha nga siya (si Jesus) misulti sa ingon (“Ako mao ang kahayag<sup>G5457</sup> sa kalibutan,” [Si Jhn9:5](#)), nagluwa siya sa yuta,<sup>G5476</sup> ug nagbuhat ug lapok sa laway, ug iyang gidihogan ug lapok ang mga mata sa buta,

[Si Jhn9:7](#) Ug miingon kaniya: Lakaw, panghilam-os didto sa linaw sa Siloam, (nga sa ato pa, **Gipadala**<sup>G649</sup>) **Busa miadto siya sa iyang dalan, ug nanghilam-os, ug miabot sa pagtan-aw.**

- **See**

- Ingon nga ang gabon sa yuta ug nagbisibis sa tibuok nawong sa yuta (sa sinugdanan sa paglalang, [Gen 2:6](#)), usa ka gabon nga mikunsad gikan sa langit maoy usa ka porma sa **Jesukristo** ([2Co 4:6](#)) nga mianhi sa yuta. Dayon naghimo siyag lapok sa laway ug gidihogan ang mga mata sa buta ug lapok aron ihatag **ang kahayag sa Dios**. Sa dihang ang buta misunod kang Jesus ug miadto ug nanghilam-os didto sa linaw sa Siloam (buot ipasabot, Sinugo), ang buta miabot **sa pagtan-aw**.

- **Bulawangisulayan sa ang kalayo**

- Kadtong adunay bulawan nga gisulayan sa kalayo dato sa espirituhanon; sila gibistihan sa puti nga bisti (nga anaa sa **Kristo**)<sup>163</sup> ug dili makakita sa pagkahubo. Ang pagsulay sa imong pagtoo pagasulayan sa kalayo aron ikaw mahimong dato sa himaya sa iyang panulondon diha sa mga balaan sa diha nga ang mga mata sa imong salabutan madan-agan, diin ikaw makaplagan ngadto sa pagdayeg ug dungog ug himaya sa pagpakita ni Jesus Kristo ug dawata ang kaluwasan sa imong mga kalag sa katapusan sa imong pagtuo. Kini ginaalagad kaninyo pinaagi kanila nga nagwali sa Maayong Balita nganha kaninyo uban sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Busa, kinasingkasing **gugma** ang usag usa uban ang putli nga kasingkasing nga puno sa bunga sa mga matarong ug sa bunga sa espiritu.<sup>164</sup>

- **Ayaw nahubo**

Busa, pagpalit ug bulawan nga nasulayan na sa kalayo, ug magmadato ka ug magsul-ob ug puti nga bisti aron dili ka **hubo**.<sup>165</sup>

- Ikaw gipadato sa **Jesukristo** sa tanang butang, sa tanang pulong, ug sa tanang kahibalo, nga mao ang pagpamatuod sa **Kristo** gikumpirma diha kanimo. Busa, kinahanglan nga magbaton kamo ug pagtuo ug higugmaon ang mga balaan diha kang Ginoong Jesus, kay nahibalo kamo nga kinahanglan ninyong biyaan ang inyong tabernakulo, sama sa atong **Ginoong Jesukristo** nagpakita kanato. Niining paagiha dili ka mabiyaan sa bisan unsang regalo samtang naghulat sa pag-abot sa among **Ginoong Jesukristo**, ug walay ikasaway sa adlaw sa atong **Ginoong Jesukristo**.<sup>166</sup>

---

<sup>163</sup>Tan-awa ang "[Pin 3:5](#)."

<sup>164</sup>Video 20. "(Usa ka hait) Sakuban, Espada, ug Espada nga Duha ang sulab."

[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

<sup>165</sup>Video 11. "(Ang sapot ni Jesus) Sa wala pa ang "Pista sa Paskuwa."

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-passover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-passover/)

& video 47. "7. Mga tabernakulo." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/).

<sup>166</sup>Video 45. "6. Pag-ula." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/).

- Paghinulsol sa diha nga Siya mocastigo kanimo

**Pin 3:19** Ang tanan nga akong gihigugma, akong gibadlong ug gicastigo: <sup>G3811</sup> busa magmakugihon ka, ug maghinulsol.

☞ **Pin 3:19** Sa kadaghanon sa akong gihigugma, gibadlong ko ug **pagpanton**. <sup>G3811</sup> Busa magmakugihon ka ug **paghinulsol**.

- **Begipanton & paghinulsol**

- Si Jesus misulti sa mga disipulo sa pag-adto hinoon ngadto sa nawala nga mga karnero sa balay ni Israel (**Mat 10:6**), sa pagpangita sa mga makasasala kinsa nanginahanglan **paghinulsol** ug iwali ang gingharian sa langit, busa, ayaw kahadlok nga mahimo **gipanton** ni Jesus ug maghinulsol.

***Luk 15:7** Sultihan ko kamo, nga maingon man usab niana ang kalipay sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol,  
labaw pa sa kapin sa kasiyaman ug siyam ka matarung nga mga tawo, nga wala magkinahanglan sa paghinulsol.*

***Heb 12:8** Apan kon kamo sa gawas **pagkastigo**, <sup>G3809</sup> diin ang tanan mga umalambit, unya mao kamong mga anak sa gawas, ug dili mga anak. <sup>G5207</sup>*

- Ang Ginoo anaa sa pultahan ug manuktok

**Pin 3:20** Tan-awa, nagatindog ako sa pultahan, ug nagatuktok: kong adunay magapatalinghug sa akong tingog, ug magaabli sa pultahan,  
**Akosulod** kaniya, ug manihapon uban kaniya, ug siya uban kanako.

☞ **Pin 3:20** tan-awa, **Nagbarog ko sa pultahan ug nanuktok**.

Kon adunay makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan,  
**Mosulod ko** kaniya ug manihapon uban kaniya, ug siya uban Kanako.

- **Tsiya Usa nga nagtindog sa pultahan mao ang Ginoo** (kyrios) <sup>G2962</sup>

- Kamo mahisama sa mga tawo nga naghulat sa ilang pagbalik **Ginoog**ikan sa kasal aron sila mahimo ablihi dayon ang pultahan kon moabot siya ug manuktok. Bisan kinsa nga makadungog **sa Ginootingog kay mga karnero**, ug ang pultahan sa mga karnero anaa **Hesus**, ug ang mga karnero nga mosulod sa pultahan maluwas tungod kay sila mosulod ug mogula ug mangita sila ug sibsibanan diin sila mahamutang **kinabuhi** (o **Kristo** kinsa imong kinabuhi, **Col 3:4**) sa madagayaon.<sup>167</sup>

Busa, kung makadungog ka sa tingog sa **ang Ginoou**g ablihi ang pultahan, **Kristo** mosulod ug manihapon uban kanimo, ug kamo uban Kaniya, nga nagapamunga ug daghang bunga **ang Ginoo**.<sup>168</sup>

- Ang mga mananaog molingkod uban sa Cordero sa Iyang trono

**Pin 3:21** Ang makadaug itugot ko sa paglingkod uban kanako sa akong trono, maingon nga ako usab nakadaug, ug milingkod ako uban sa akong Amahan sa iyang trono.

☞ **Pin 3:21** Kadtong makadaug ihatag ko **lingkod uban Kanako** sa **Akong trono**,

<sup>167</sup>Video 27. "Undan, Kalag, ug Espiritu."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>168</sup>Video 13. "Ang pulong (logos & rhēma)." [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/&video-30-The-Communion/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/&video-30-The-Communion/).

ingon nga Ako usab nakadaug ug milingkod uban sa Akong Amahan sa Iyang trono.

- **Tsiya Ginoo** “gilansang” sa krus, apan Siya “buhi”, ug **ang Ginoong Jesu-Kristo**, nga adunay pito ka Espiritu sa atubangan Niyat**trono**, moanhi na usab alang kanato<sup>169</sup>ingon **angreigning Kordero**.<sup>G721 170</sup>

**Pin 3:22** Ang adunay igdulungog, kinahanglan magpatalinghug sa ginaingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia.

☞ **Pin 3:22** Ang adunay igdulungog, kinahanglan magpatalinghug sa ginaingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia.

- **Ang Ginoo** (Yahweh) *kinsa nahimong* **Dios**, **ang Ginoong Jesu-Kristo**, **ang Anak sa Dios**, nakigsulti sa simbahan sa Laodicea.

---

<sup>169</sup>Refer sa [Pin 1:4](#) & [Pin 4:10-11](#).

<sup>170</sup>Refer sa [Pin 5:6](#).

## Kapitulo 4

([Pin 4:1-4](#)) Usa ka pultahan nga naabli sa langit: Ang Kordero ug ang 24 ka anciano

[Pin 4:1](#) Human niini mitan-aw ako, ug, ania karon, ang usa ka pultahan naablihan sa langit: ug ang unang tingog<sup>G5456</sup> nga akong nadungog ingon sa usa ka trompeta<sup>G4536</sup> nakigsulti kanako; nga nag-ingon, Umari ka diri (diri)<sup>G5602</sup> ug ipakita ko kanimo ang mga butang nga (unsa)<sup>G3739</sup> kinahanglan (matuman)<sup>G1096</sup> pagkahuman.

☞ [Pin 4:1](#) Sa tapus niining mga butanga, mitan-aw ako, ug ania karon, ang usa ka pultahan nagatindog nga naabli sa langit.

Ug ang unang tingog nga akong (Juan) nadungog sama sa usa ka trumpeta nga nakigsulti kanako, nga nagaingon,

“**Halika dinhi, ug ipakita ko kanimo ang mga butang nga kinahanglan matuman pagkahuman niini.**”

- Ang pultahan sa langit naabli ug ang Usa nga nagatindog sa pultahan mao **ang Ginoo (kyrios)**<sup>G2962</sup> ([Pin 3:20](#)).

- Nakita ang trono sa langit Sa espiritu

[Pin 4:2](#) Ug dihadiha ako (Juan) diha sa espiritu: ug, tan-awa, usa ka trono<sup>G2362</sup> gibutang sa langit, ug ang usa milingkod sa trono.

☞ [Pin 4:2](#) Dihadiha diha ako sa Espiritu; ug tan-awa, usa ka trono nga gipahamutang sa langit, ug usa nga naglingkod sa trono.

- **Sa espiritu**– Sa Pinadayag 4, si Juan nakakita sa mga butang diha sa espiritu, ug iyang nakita ang usa ka trono nga gibutang sa langit ug ang Usa nga naglingkod niini.
- **One milingkod sa trono: Dios** (refer sa [Pin 4:11](#)).

- Deskripsyon sa trono sa Diyos

[Pin 4:3](#) Ug siya nga naglingkod mao ang pagtan-aw sa (panan-awon)<sup>G3706</sup> sama sa jasper<sup>G2393</sup> ug usa ka sardinas nga bato.<sup>G3037</sup> ug dihay balangaw<sup>G2463</sup> palibot sa trono, <sup>G2362</sup> sa panan-aw (panan-aw)<sup>G3706</sup> sama sa usa ka esmeralda.<sup>G4664</sup>

☞ [Pin 4:3](#) Ug ang panagway sa Usa nga naglingkod (sa trono)<sup>171</sup> sama sa haspe ug sardinas<sup>G4555</sup> **bato**, ug dihay balangaw nga naglibut sa trono, sa dagway sa usa ka esmeralda.

- TSiya nga naglingkod sa trono: **Dios** (refer sa [Pin 4:11](#) & [Pin 5:1](#)).
- Ang kahayag sa Dios sama sa usa ka labing bililhon nga bato, sama sa usa ka bato nga jaspe, tin-aw sama sa kristal ([Pin 21:11](#)).
- Usa ka balangaw<sup>G2463</sup> nagtumong sa termino nga "bow" sa [Pin 6:2](#).

- 24 ka anciano ang naglingkod sa ilang 24 ka trono

[Pin 4:4](#) Ug sa palibot sa trono<sup>G2362</sup> adunay kawhaan ug upat (24) ka mga lingkoranan (mga trono)<sup>G2362</sup>: ug sa mga lingkoranan (trono)<sup>G2362</sup> Nakita nako ang kawhaan ug upat (24) ka tigulang<sup>G4245</sup> naglingkod, nagsul-ob ug puti nga bisti (bisti);<sup>G2440</sup> ug sila may mga purongpurong sa ilang mga ulo<sup>G4735</sup> sa bulawan.<sup>G5552</sup>

☞ [Pin 4:4](#) Ug sa palibot sa trono may kaluhaan ug upat (24) ka mga trono,

<sup>171</sup>Refer sa [Pin 5:1](#) aron mahibal-an kung kinsa ang naglingkod sa trono.



ug sa mga trono nakita ko ang kaluhaan ug upat (24) ka mga anciano nga naglingkod, **gisapot sa puti nga sinina**; ug sila adunay **mga korona nga bulawan sa ilang mga ulo**.

- 24 ka mga tigulang naglingkod sa 24 ka mga trono, nga nagsul-ob ug puti nga bisti nga may mga korona nga bulawan sa ilang mga ulo.
- **Cnaglagot sa puti nga sinina**  
-Kadtong nagsul-ob ug puti nga bisti mao ang mga mamumuo sa ebanghelyo (Israel) nga takus mobarog sa balaang yuta (sa Israel) atubangan sa Diyos uban sa ilang mga ngalan nga nahisulat sa basahon sa kinabuhi.<sup>172</sup>
- **Bulawan nga korona sa ilang mga ulo**  
- Usa ka purongpurong sa himaya makaplagan diha sa dalan sa pagkamatarung ug ang mananaug mao ang usa nga magabantay sa iyang korona<sup>G4735</sup> hangtod sa pagbalik niya nga adunay yawi ni David. Sa dihang ang mga anak sa Israel mibulag sa ilang kaugalingon (gikan sa yutan-ong mga butang) aron sa paghalad sa ilang kaugalingon aron ang GINOO makahimog katingalahan buhat, sila mga balaan alang kang Jehova sa tanang mga adlaw, tungod kay ang ilang gibalaan nga purongpurong **Dios** ana sa ilang ulo.<sup>173</sup>  
  
- Kadtong nakalahutay sa tentasyon ug misulay sa kalayo, ug nahimong dato sa espirituhanong paagi **Kristo** makit-an walay ikasaway sa pag-abot sa **ang Ginoong Jesu-Kristo** (sa adlaw sa **ang Ginoo**), ug sila makadawat sa bulawan korona (**Pin 2:9-23**).

(**Pin 4:5**) 7 ka lampara sa kalayo ug ang 7 ka Espiritu sa Dios

**Pin 4:5** Ug gikan sa trono migula ang mga kilat ug mga dalugdog ug mga tingog: ug dihay pito ka lamparahan<sup>G2985</sup> sa kalayonagdilaab atubangan sa trono, nga mao ang pito ka Espiritu sa Dios.

- ☞ **Pin 4:5** Ug gikan sa **ang trono** nagpadayon ang mga kilat, mga dalugdog, ug mga tingog. pito (**7**) **mga lampara sa kalayom** anagdilaab atubangan sa trono, nga mao ang pito (**7**) **Mga espirtu sa Dios**.
- **Ang trono sa Dios** (**Pin 4:2**).

(**Pin 4:6-7**) Ang upat (4) ka buhing binuhat

**Pin 4:6** Ug sa atubangan sa trono may usa ka dagat nga bildo sama sa kristal. ug sa taliwala sa trono, ug sa palibot sa trono, upat ka mananap (**buhing mga binuhat**)<sup>G2226</sup> puno sa mga mata sa atubangan ug sa likod.

**Pin 4:7** Ug ang unang mananap (**buhing binuhat**)<sup>G2226</sup> sama sa usa ka leon,<sup>G3023</sup> ug ang ikaduhang mananap (**buhing binuhat**)<sup>G2226</sup> sama sa nating baka,<sup>G3448</sup> ug ang ikatulo nga mananap (**buhing binuhat**)<sup>G2226</sup> naay nawong nga lalaki,<sup>G444</sup> ug ang ikaupat nga mananap (**buhing binuhat**)<sup>G2226</sup> sama sa naglupad nga agila.<sup>G105</sup>

- ☞ **Pin 4:6** Ug sa atubangan sa trono may usa ka dagat nga bildo, sama sa kristal. Ug sa taliwala sa trono, ug sa palibot sa trono,

<sup>172</sup>Refer sa **Pin 3:4**.

<sup>173</sup>Refer sa **Pin 2:10-11**.

upat (4) buhi nga mga binuhat puno sa mga mata sa atubangan ug sa likod.

- **Ang 4 ka mananap**(Ginoo, zoon)<sup>G2226</sup>kinahanglan hubaron nga “4 buhi binuhatres.”

☞ **Pin 4:7** Ug ang unang (1st) buhing binuhat: sama sa leon,  
ug ang ikaduha (ika-2) nga buhing binuhat: sama sa nating baka,  
ug ang ikatulo (ika-3) nga buhing binuhat: nawong sama sa tawo,<sup>G444</sup>  
ug ang ikaupat (4th) buhing binuhat: sama sa nagalupad nga agila.

- **Kinsa ang 4 ka buhing binuhat?**

- Gihatag nga ang 'ādōnāy<sup>H136</sup> y<sup>h</sup>ōvâ<sup>H3069</sup> mao ang usa ka anghel sa Yahweh kaniadto ang Ginoo (Yahweh),<sup>H3068</sup> ug ang rhemasa ang 'ādōnāy<sup>H136</sup> y<sup>h</sup>ōvâ<sup>H3069</sup> mao ang Yahweh<sup>H3068</sup> 'ēlōhîm,<sup>H430</sup> “ang 4 ka buhing linalang” lagmit gayod ang 4 ka anghel sa Yahweh atubangan sa Ginoo.<sup>174</sup>

(Pin 4:8) Ang Ginoong Dios nga Makagagahum sa Tanan (nga kaniadto, ug karon, ug sa umalabut)

**Pin 4:8** Ug ang upat ka mga mananap (buhi nga mga binuhat)<sup>G2226</sup> Ang matag usa kanila may unom ka pako libot kaniya; ug sila nangapuno sa mga mata sa sulod: ug sila dili mopahulay adlaw ug gabii, nga nagaingon: Santos, santos, santos, Ginoong Dios nga Labing Gamhanan,<sup>G3841</sup> nga mao kaniadto, ug mao karon, ug sa umalabut.

☞ **Pin 4:8** Ug ang upat (4) ka buhing linalang, ang matag usa may unom (6) ka pako, puno sa mga mata sa palibot ug sa sulod.

Ug sila dili mopahulay adlaw o gabii, nga nag-ingon:

“Balaan, balaan, balaan, Ginoong Dios nga Labing Gamhanan, nga mao ug mao ang ug moabot na.”

- Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan

### ➤ Ang Ginoo

- **Kristo=Bato**

Ang Ginoo misugo kang Moises ug Aaron sa pagpundok sa katilingban atubangan sa bato<sup>H5553</sup> ug sultihi ang bato sa atubangan sa ilang mga mata, aron mahatagan niya ang katilingban ug ang ilang mga mananap sa tubig nga nanggula gikan sa bato. Ang kongregasyon dinhi nagtumong sa rebelyosong mga anak sa Israel (Num 20:12) ug ang mga mananap<sup>H1165</sup> mao ang ilang mga baka (Num 20:4). Imbes nga makigsulti sa bato (sela'),<sup>H5553</sup> Si Moises naghampak niini sa makaduha ug ang daghang tubig gihatag sa mga anak sa Israel ug sa ilang mga mananap (apan nganong ang tubig gihatag usab sa mga mananap?).

Ang tubig nga gituyo nga ihatag sa mga anak sa Israel ug ang ilang mga baka alang sa pag-inom gituyo aron sa pagbalaan. ang Ginoo (Yahweh) sa mga anak sa Israel, mao nga ang Ginoo misugo kang Moises ug Aaron sa pagtuo nga ang tubig mogula gikan sa bato (sela')<sup>H5553</sup> sa dihang sila “nagsulti” niini, mao nga ang Ginoo pagabalaanon sa mga mata sa mga anak sa Israel. Apan, uban sa iyang kawalay pagtuo, gibunalan ni Moises ang bato (sela')<sup>H5553</sup> sa bunay nga iyang gigamit sa paghampak sa bato (šûr)<sup>H6697</sup> sa Horebug gihimo ang tubig nga sama ra sa gituyo alang sa “katawhan” nga imnon.

Ang tubig sa Meriba<sup>H4809</sup> giinom sa mga anak sa Israel nga nakig-away ang Ginoo ug gibalaan ang Ginoo diha kanila. Busa, ang mga tawo nga gitintal ang Ginoo miinom sa tubig sa Masa, samtang ang mga anak sa

<sup>174</sup>Nakuha gikan sa Pin 4:8. Ang Ginoo ('ādōnāy)<sup>H136</sup> DIOS (y<sup>h</sup>ōvâ)<sup>H3069</sup> usa ka anghel sa GINOO (Yahweh)<sup>H3068</sup> atubangan sa Ginoo (Yahweh)<sup>H3068</sup> ug kini nga GINOO (Yahweh)<sup>H3068</sup> mao ang walay kataposang Diyos ('ēl)<sup>H410</sup> kinsa gikan sa langit, ug ang Ginoo ('ādōnāy)<sup>H136</sup> mao ang Ginoo ('ādōn)<sup>H113</sup> sa tibuok yuta.<sup>H776</sup> Busa, ang GINOO (Yahweh)<sup>H3068</sup> Ang Diyos ('ēlōhîm) mao ang “'ēlōhîm sa 'ēlōhîm ug 'ādōn sa 'ādōn,” nga nagkahulogang, “HARI SA MGA HARI, UG GINOO SA MGA GINOO” (Pin 19:16).

Ang rhemasa Ginoo ('ādōnāy)<sup>H136</sup> DIOS (y<sup>h</sup>ōvâ)<sup>H3069</sup> = ang GINOO (Yahweh)<sup>H3068</sup> Dios ('ēlōhîm)<sup>H430</sup> 2Sa 7:28 Ug karon, O Ginoo ('ādōnāy)<sup>H136</sup> DIOS (y<sup>h</sup>ōvâ)<sup>H3069</sup> ikaw ang Diyos ('ēlōhîm),<sup>H430</sup> ug ang imong mga pulong (nagtumong sa rhema)<sup>H1697</sup> magmatinuoron, ug ikaw nagsaad niini nga kaayo sa imong alagad.

→Karon, “HARI SA MGA HARI, UG GINOO SA MGA GINOO (o Ang Ginoong Jesu-Kristo)” ikaw ang Dios ug ang imong rhema tinuod.

Israel nga nagbalaan **ang Ginoo** sa sulod nila miinom sa tubig sa Meriba, nga mao ang espirituhanon nga ilimnon gikan sa espirituhanon nga Bato (petra), <sup>G4073</sup> **Kristo**. **Kristo** nagbalaan ug naghinlo sa simbahan pinaagi sa paghugas sa tubig sa Meriba.<sup>175</sup>

→ Ang bato (sela') <sup>H5553</sup> = 'el' <sup>H410</sup> (**Sal 42:9**) = **Bato** (petra) <sup>G4073</sup> = **Kristo**  
**Sal 42:9** Moingon ko sa Diyos ('el') <sup>H410</sup> akong bato, <sup>H5553</sup> Ngano nga gikalimtan mo ako?  
nganong miadto ako nga nagbalata tungod sa pagdaugdaug sa kaaway?

- **OT** ('el' <sup>H410</sup> = **Ang bato** (sela') <sup>H5553</sup>) = **NT** (**Ang bato** (petra) <sup>G4073</sup> = **Kristo** (kaluwasan))
    - **Ang lawas sa Hesus** (o ang logos sa Dios, nga mao ang pan sa Dios) giputos ug hinlo nga lino panapton ug gipahimutang sa usa ka bag-ong Lubnganan nga gisapsap diha sa bato <sup>G4073</sup> gipanag-iya sa usa ka tawo nga gitudloan pinaagi sa **Hesus** ug gihimong matarong.
    - Gikuha ni Jose ang lawas ni Jesus ug giputos niya kini sa limpyo nga panapton nga lino, ug gipahiluna kini sa iyang kaugalingon **bag-ong Sepulcher**, nga iyang giputo **Kristo** (ang bato <sup>G4073</sup>) ug iyang giligid ang usa ka dakong bato <sup>G3037</sup> sa **ang pultahan sa lubnganan**, ug mibiya.
    - Sa laing pagkasulti, ang usa ka matarung nga tawo kinahanglan nga magputos sa lawas ni Jesus (ang logos) sa usa ka limpyo nga panapton nga lino. (**nagpasabot sa pagkaon sa espirituanong karne nga isul-ob sa usa ka bisti, 1Co 10:3 & Pin 1:13**) ug ibutang kini **Kristo** (pag-inom og espirituanong ilimnon, **1Co 10:4**), mao nga **Jesukristo** mahimong iya **Ginoo**. Ingon sa usa ka resulta, siya mahimong gibanhaw nga dili madunot (**1Co 15:52**) ug mahimong **walay kamatayon** (**1Co 15:53-54**), ug ang iyang daotan (ubos nga kahimtang) lawas maporma ngadto sa mahimayaong lawas sa **ang Manluluwas, ang Ginoong Jesu-Kristo** (**Si Phl 3:20-21, Rom 8:30**),<sup>176</sup> kinsa ni **ang Kordero**.<sup>177</sup>
- 'el' <sup>H410</sup> mao ang **ang bato** <sup>H5553</sup> (**Sal 42:9**), ug **ang bato** (petra, πέτρα) <sup>G4073</sup> mao ang **Kristo** (**1Co 10:4**).

**Sal 89:26** Siya magatu-aw kanako: Ikaw mao ang akong Amahan, ang akong Dios ('el') <sup>H410</sup> ug ang bato <sup>H6697</sup> sa akong

**kaluwasan.**

**Heb 9:28** Busa **Kristo** kas-a gitanyaqsa pagpas-an sa mga sala sa kadaghanan; ug ngadto kanila nga nangita kaniya

*magpakita ba siya sa ikaduhang higayon nga walay sala ngadto sa kaluwasan.* <sup>G4991</sup>

- **Kristo=Ang Ginoo** (kyrios) <sup>G2962</sup>
  - **Christ** sa makausa gihalad aron sa pagpas-an sa mga sala sa daghan,<sup>178</sup> apan Siya mopakita sa ikaduhang higayon nianang pagtan-aw alang Kaniya, nga walay sala ngadto sa kaluwasan. Sabta kana 'el' <sup>H410</sup> dili man tawo <sup>H376</sup> ni ang anak sa **tawo**, <sup>H120</sup> apan **sa langit**, ug kanang ikaduhang tawo mao **ang Ginoo** (kyrios) <sup>G2962</sup> gikan sa langit.

**Heb 9:28** Busa **Kristo** kausa qihalad aron sa pagpas-an sa mga sala sa daghan; ug ngadto kanila nga nangita kaniya

*magpakita ba siya sa ikaduhang higayon nga walay sala ngadto sa kaluwasan.*

<sup>175</sup>Video 27. "(unod, Kalag, ug Espiritu) Salmo 23."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>176</sup>Video 41. "Motubo diha sa Ginoo aron mahimong dalawaton sa Diyos."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/).

<sup>177</sup>Tan-awa ang [Figure 10-2] The 3 Harvests & The 4 Watches".

<sup>178</sup>Refer sa **Pin 5:6**.

Num 23:19Dios ('**el**)<sup>H410</sup>dili tawo,<sup>H376</sup> nga siya mamakak; ni ang anak sa tawo,<sup>H120</sup>nga siya kinahanglan nga maghinulsol: siya miingon, ug dili ba siya mobuhat niini? o nakasulti ba siya, ug dili ba niya kini pauswagon?

Sal 136:26Oh pagpasalamat sa Dios ('**el**)<sup>H410</sup> sa langit: kay ang iyang kalooy nagapadayon sa walay

katapusan.

1Co 15:47Ang unang tawo<sup>G444</sup>gikan sa yuta (ang yuta),<sup>G1093</sup>yutan-on:

**ang ikaduhang tawo**<sup>G444</sup>mao ang**ang Ginoo (kyrios)**<sup>G2962</sup>**gikan sa langit.**

- **Angbato (sûr)**<sup>H6697</sup>= Ang Ginoo (**Yahweh**)<sup>H3068</sup>  
Ang mga anak sa Israel nagtintalang **Ginoo** pinaagi sa pag-ingon, Ang Ginoo ba (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> taliwala kanato, o dili? (Exodo 17:7). Busa, **ang Ginoo**<sup>H3068</sup> misugo kang Moises sa pag-adto sa mga tawo ug pagbunal sa bato (sûr)<sup>H6697</sup> uban ang bunal, aron ang katawohan makainum sa nagagula gikan niini. Ang ngalan sa dapit diin ang tubig gikan sa bato<sup>H6697</sup> sa Horeb migula nga gitawag ug Masa ug Meriba, ug matikdi nga ang tubig alang sa "katawhan," kinsa misulay **angGINOO**.<sup>H3068</sup>
- **Ang Ginoo (Yahweh)**<sup>H3068</sup>= '**el**'<sup>H410</sup> '**ëlôhîm**' (Sal 50:1) = **Ang harisa Israel** (Isa 44:6) = **Kristo** (Mar 15:32)  
→ **Ang Dios** ibabaw sa Israel (2Sa 7:26) → **Ang mga logo**<sup>179</sup>

Sumala sa Sal 50:1, ang Ginoo (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> mao ang '**el**'<sup>H410</sup> '**ëlôhîm**'.<sup>H430</sup>

Busa alang sa mga anak sa Israel, **Yahweh**<sup>H3068</sup> mao '**el**'<sup>H410</sup> '**ëlôhîm**',<sup>H430</sup> ug **ang Hari sa Israel**.

Sal 50:1 Ang qamhanan ('**el**)<sup>H410</sup> Dios ('**ëlôhîm**'),<sup>H430</sup> bisan ang Ginoo (**Yahweh**),<sup>H3068</sup> misulti, ug gitawag ang yuta<sup>H776</sup> gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop niini.

Isa 44:6 Mao kini ang giingon<sup>H559</sup> ang Ginoo (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> **Ang hari**<sup>H4428</sup> **sa Israel**,<sup>H3478</sup> ug ang iyang manunubos<sup>H1350</sup> ang Ginoo (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> sa mga host,<sup>H6635</sup> **Ako ang una**,<sup>H7223</sup> ug **ako ang katapusan**,<sup>H314</sup> ug **tupad**<sup>H1107</sup> **Ako walay Dios ('ëlôhîm)**.

2Sa 7:26 Ug pagapadakuon ang imong ngalan sa walay katapusan, nga magaingon,

**Si Jehova sa mga panon** mao **ang ang Dios**<sup>H430</sup> **ibabaw sa Israel**:

ug himoa nga ang balay sa imong alagad nga si David malig-on sa imong atubangan.

→ Ang Ginoo (**Yahweh**), ang hari sa Israel mao **Kristo**<sup>180</sup> kinsa **ang Dios** ibabaw sa Israel, nga kaniadto **ang mga logo**.<sup>181</sup>

## ➤ **Dios**

- **Dios (ëlôhîm)**<sup>H430</sup> mao ang bato (**sûr**)<sup>H6697</sup>: Ang Ginoo (**Yahweh**) sa **mga host**<sup>H6635</sup> (Manunubos) → "Magbubuhat" ka **pagminyo**.

Sal 78:35 Ug nahinumdom sila<sup>H2142</sup> nga ang Dios (**ëlôhîm**)<sup>H430</sup> mao ang ilang bato (sûr),<sup>H6697</sup> ug ang taas<sup>H5945</sup> Dios ('**el**)<sup>H410</sup> ilang manunubos.<sup>H1350</sup>

Jer 50:34 Ilang Manunubos<sup>H1350</sup> lig-on; ang Ginoo (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> sa **mga host**<sup>H6635</sup> iyaha **ngalan**.<sup>H8034</sup> siya magalaban sa ilang katungod, aron siya makahatag ug pahulay sa yuta (yuta),<sup>H776</sup> ug samok ang mga pumoluyo sa Babilonia.

Isa 54:5 Alang sa imong Magbubuhat<sup>H6213</sup> imong bana,<sup>H1166</sup> ang Ginoo (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> sa **mga host**<sup>H6635</sup> mao ang iyang ngalan; ug ang imong Manunubos **ang Balaansa Israel**; Ang Dios (**ëlôhîm**)<sup>H430</sup> sa

**ang tibuok yuta**<sup>H776</sup> tawgon ba siya.

Isa 43:15 Ako si Yahweh (**Yahweh**),<sup>H3068</sup> ang imong Balaan, ang magbubuhat sa Israel, ang imong Hari.

<sup>179</sup>Tan-awa ang "(Pin 1:1-2) Ang Pinadayag ni Jesu-Kristo."

<sup>180</sup>Video 38. "Ang paglansang sa krus ni Jesus."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/).

<sup>181</sup>Si Jhn 1:1 Sa sinugdan mao ang Pulong (**mga logo**),<sup>G3056</sup> ug ang Pulong (**mga logo**) uban **Dios**, ug ang Pulong (**mga logo**)

maoy **Dios**.

→ Timan-i nga **ang mga logo** mao **Dios** sa sinugdan, ug **ĕlōhîm**<sup>H430</sup> mao ang bato (şûr)<sup>H6697</sup> ngadto sa katawhan sa Israel, ug sa hataas **'el**<sup>H5945</sup> **'el**<sup>H410</sup> mao ang ilang manunubos, <sup>H1350</sup> **ang**

**Balaan** sa

Israel, (nga mao) **ang Ginoo (Yahweh)**<sup>H3068</sup> sa **mga host, ang Dios (ĕlōhîm)**<sup>H430</sup> sa tibuok yuta<sup>H776</sup> kinsa ang imong "Magbubuhat" nga imong buhaton **pagminyo** (refer sa **ang Kordero**,<sup>G721</sup> **Pin**

**5:6**).

→ **Tsiyataas 'el**<sup>H410</sup> = Ang GINOO (**Yahweh**) sa **mga host**<sup>H6635</sup> (Redeemer, **ang Balaan** sa Israel)

→ Ang Ginoo (**Yahweh**) = ang Dios (**ĕlōhîm**)<sup>H430</sup> sa tibuok yuta<sup>H776</sup>  
(**Ang Ginoong Jesu-Kristo** sa NT).

**Binuhatan 3:18** Apan kadtong mga butanga, nga **Dios** kaniadto gipadayag pinaagi sa baba sa tanan niyang mga propeta,

nga **Kristo** kinahanglan mag-antus, siya nagtuman sa ingon.

(**Binuhatan 13:35** Busa siya nagaingon usab sa laing salmo,

Dili ka mag-antos sa imoha **Usa nga Balaan** aron makita ang korapsyon)

**Binuhatan 3:19** Busa paghinulsol kamo, ug pagbag-o kamo, aron ang inyong mga sala mapapas, sa diha nga ang mga panahon sa kahayahay moabut gikan sa atubangan sa **ang**

**Ginoo (kyrios)**,<sup>G2962</sup>

**Binuhatan 3:20** Ug siya magapadala **Jesukristo**, nga kaniadto giwali kaninyo:

**Binuhatan 3:21** Kinsa ang langit **kinahanglan makadawathangtod ang mga panahon sa pag-ulisa**

**tanang butang,**

nga **Dios** namulong pinaagi sa baba sa tanan niyang balaan nga mga propeta sukad pa sa

sinugdan sa kalibutan.

**Binuhatan 3:22** Kay sa pagkatinuod si Moises miingon sa mga amahan,

**Usa ka propeta mao ang Ginoo (kyrios)**<sup>G2962</sup>; imong **Dios**<sup>G2316</sup>; ipataas

nganha kaninyo sa inyong mga kaigsoonan, sama ngari kanako;

kaniya kamo makadungog sa tanan nga mga butang bisan unsa nga iyang igasulti nganha

kaninyo.

- Ngano **Jesukristo** mao ang **Ginoo** amua **Dios** hangtod sa mga panahon sa pagpasig-uli sa tanang butang?

(**Si Jhn 1:1** gihubad pag-usab)

→ Sa sinugdan mao **ang mga logo**,<sup>G3056</sup> ug **ang mga logo** uban sa **Dios**, ug **ang mga logo** mao **Dios** (**Si Jhn 1:1**).

→ Sa sinugdan mao **ang mga logo** (ang Ginoo, **Yahweh**), ug **Yahweh** uban sa Dios, ug **Yahweh** mao ang Dios (**Si Jhn 1:1**).

→ Sa sinugdan mao **Kristo**, ug **Kristo** uban sa Dios, ug **Kristo** mao ang Dios (**Efe 3:2**) sa kinatibuk-an yuta (**Isa 54:5**).

- **Dios** gitagnani **Kristo** nag-antus pinaagi sa mga baba sa Iyang mga propeta, ug kini natuman. Busa, maghinulsol kamo aron mapapas ang inyong mga sala, aron moabot ang mga panahon sa kahayahay (**Binuhatan 3:19**) gikan sa nawong sa **ang Ginoo (kyrios)**, ug **Jesukristo**, nga giwali kaninyo kaniadto, igapadala kaninyo. Ang langit kinahanglang modawat kaniya hangtod sa mga panahon sa pagpasig-uli sa tanang butang, nga **Dios** namulong pinaagi sa baba sa tanan Niyang balaang mga propeta sukad pa sa sinugdan sa kalibutan. **Dios** nagbutang sa tanang butang ilalom sa mga tiil ni **Kristo** (**1Co 15:27**) ug pinaagi sa **ni Kristo** pag-antos, **Jesukristo** gipadala kanato, ug kini gisulti nisa **Dios** balaan nga mga **propeta** sukad sa pagsugod sa kalibutan.

→ Sa laing pagkasulti, "**Kristo**" naglungtad sukad pa sa sinugdan sa kalibutan pinaagi sa mga ngalan sa **'el**<sup>H410</sup> ug **Yahweh**.<sup>H3068</sup> **Ang Ginoo (Yahweh)**<sup>H3068</sup> sa **mga host**, kinsa mao ang manunubos sa **ang Balaan sa Israel** ug **ĕlōhîm** sa tibuok yuta sa Daang Tugon o sa GINOO (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> niabot ingon **Jesukristo** ang **propeta** sa bag-ong tugon ug miduaw ug mitubos sa Iyang katawhan nga Israel ingon **ang Ginoo (kyrios)**<sup>G2962</sup> **Dios**<sup>G2316</sup> sa Israelsa Bag-ong Tugon.

Kini **GINOO**, ang Hari sa Israel, **ang Ginoo sa mga panon**, nagtudlo sa walay kataposang katawhan ug magpakita sa mga butang nga moabot ug moabot.<sup>182</sup> Hangtud sa mga panahon sa pagpahiuli sa tanan nga mga butang, ang langit kinahanglan nga modawat niini nga propeta **Jesukristo** **ingon ang Ginoo**<sup>G2962</sup> **Dios**.<sup>G2316</sup>

**Gen 14:18** Ug **Melchizedek** hari sa **Salem**<sup>H8004</sup> nanganak ug pan<sup>H3899</sup> ug alak:<sup>H3196</sup>  
ug siya mao ang sacerdote<sup>H3548</sup> sa labing taas<sup>H5945</sup> **Dios** (**'el**).<sup>H410</sup>

**Gen 14:19** Ug iyang gipanalanginan siya, ug miingon:  
Bulahan si Abram sa Labing Halangdon<sup>H5945</sup> **Dios** (**'el**),<sup>H410</sup>  
**tag-iya**<sup>H7069</sup> sa langit ug sa yuta:

**Gen 14:20** Ug dalayegon ang labing hataas nga Diyos (**'el**)<sup>H410</sup>  
nga nagtugyan sa imong mga kaaway nganha sa imong kamot.  
Ug siya mihatag kaniya sa ikapulo (ikanapulo)<sup>H4643</sup> sa tanan.

**Gen 14:21** Ug ang hari sa Sodoma miingon kang Abram: Ihatag kanako ang mga tawo,  
ug kuhaa ang mga butang alang sa imong kaugalingon.

**Gen 14:22** Ug si Abram miingon sa hari sa Sodoma,  
Gibayaw ko ang akong kamot ngadto **ang Ginoo** (**Yahweh**), ang pinakataas<sup>H5945</sup> **Dios**  
(**'el**),<sup>H410</sup>  
ang tag-iya sa langit ug yuta,<sup>H776</sup>

-Kinsa ni **Melchizedek**

- **Melchizedek**: Ang sacerdote sa halangdon **'el** (ang tag-iya sa langit ug yuta)

- Sugod sa **Gen 2:4**, “usa ka tawo (**ang GINOONG Dios**)” nalangkit usab sa paghimo<sup>H6213</sup> mga butang sa unsa **Dios** gibuhat.<sup>183</sup> Asumala sa **Isa 54:5**, ikaw sa **pagminyom** imong Magbubuhat<sup>H6213</sup> ug ang Iyang ngalan mao **ang Ginoo** (**Yahweh**) sa **mga host**.<sup>184</sup>

(1) Sa sinugdan, ang Diyos “Naglalang<sup>H1254</sup>” ang langit ug ang yuta (**Gen 1:1**), sa ingon **Dios** (**ēlōhīm**) mao ang  
ang  
“ang magbubuhat”.

(2) Sa sinugdan, ang GINOO (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> **Dios** (**ēlōhīm**)<sup>H430</sup> **Gihimo**<sup>H6213</sup> ang yuta ug  
**ang mga langit** (**Gen 2:4**), sa ingon **Yahweh nga Diyos** mao ang Ginoo (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> sa **mga**  
**host**<sup>H6635</sup> (**Gen 2:1**)  
kinsa si “**ang Magbubuhat**”.

(3) Human **Dios** nagbuhat ug nagbuhat sa langit ug yuta, Iyang gisugo ang yuta<sup>H776</sup> sa pagpatungha  
**balili**, ug mga tubig aron sa pagpatunghag mga butang nga nagakamang, ug ang yuta nagpatungha  
sa kinabuhi sa  
**ang kalag**.<sup>185</sup>

→ Adunay 2 ka pakigsaad (2 testamento) alang sa 2 ka anak nga lalaki ni Abraham, usa kanila natawo  
sa yutan-on Jerusalempagkahuman ang unod sa usa ka ulipon nga babaye (Ishmael) ug ang usa  
pinaagi sa saad  
(**Isaac**) sa usa ka gawasnong babaye sa langitnong Jerusalem.

- **Melchizedek**, hari sa **Salem**<sup>H8004</sup> (nagtumong sa **Jesukristo**)

- Kay **Hesus** mao ang hari sa mga Judio (**Juan 19:19**) ug **Kristo** mao ang hari sa Israel,  
ni **Melchizedek** “taas **'el**” susama **Jesukristo** sa Bag-ong Tugon (**Mar 15:32**).<sup>186</sup>

<sup>182</sup>Video 48. “8. Hanukkah.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

<sup>183</sup>Video 1. “Mga Lakang sa Paglalang.” [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).

<sup>184</sup>Tan-awa ang Kordero<sup>G721</sup> sa **Pin 5:6**.

<sup>185</sup>Video 1. “Mga Lakang sa Paglalang.” [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).

<sup>186</sup>Video 38. “Ang paglansang sa krus ni Jesus.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/).

- **Melchizedek** nagpatunghag pan ug bino (nagtumong sa **Jesukristo**)  
**Tinapay ug bino (Jesukristo)**: Ang lawas sa **Hesus (oang Anak sa tawo, kinsa niang pansa Dios)**, giputos sa usa ka limpyo nga panapton nga lino ug gipahimutang sa usa ka bag-ong Lubnganan nga gisapsap diha sa bato nga gipanag-iya ni Jose nga gitudloan ni **Hesus** ug gihimong matarong. Sa laing pagkasulti, usa ka tawo nga gihimong matarong miputos sa logos (ang lawas ni Ginoong Jesus) sa usa ka limpyo nga panapton. lino nga panapton ug gibutang kini **Kristo** (alang sa espirituhanong kalan-on ug ilimnon, ang rhema, **1Co 10:4**), aron kini **Jesukristo**, nga gipadala ngadto kaniya, magahatag ug kinabuhi kaniya **Kristo (Efe 2:5)** ug ipataas siya sa langitnong mga dapit uban sa tanang espirituhanong mga panalangin **Kristo Jesus (Efe 1:3, Efe 2:6)**, ug mahimong iya **Ginoo (Fl 3:8)**, ug ilisan ang iyang daotang lawas ngadto sa **ang mahimayaong lawas sa ang Manluluwas, ang Ginoong Jesu-Kristo (Si Phl 3:20-21, Rom 8:30)**,<sup>187</sup> kinsa ni **ang Kordero, ang Kristo**, ang hulagway sa **Dios**.<sup>188</sup>
- Nahibal-an nga ang unod sa **ang Anak sa tawo** mao ang mga logo (**Si Jhn 14:25**) o pan, ug ang dugo sa **Kristo** mao ang **ang bino**,<sup>189</sup> ang bato giligid palayo sa lubnganan diin ang lawas ni **ang Ginoong Hesus** gipahimutang, nagpasabot nga ang logos (ang tubig) nahimong rhema (ang bino) sa dihang ang bato giligid palayo sa lubnganan, ug kadtong mituo. on **ang Anak sa Dios** adunay mga saksi sa ilang kaugalingon (**Jos 24:22**).<sup>190</sup>

→ Busa, ang pan ug bino nagtumong sa **Jesukristo**

*(“**1Ju 5:6** Kini siya mao ang miag **tubig ug dugo**, bisan **Hesus Kristo**: dili lamang sa tubig, kondili pinaagi sa tubig ug dugo. Ug ang Espiritu mao ang nagpamatuod, kay ang Espiritu kamatuoran”).*

- **Melchizedek**, ang pari sa kahitas-an **'el** (nagtumong sa **Jesukristo**)  
**Human mabuhat ug mabuhat ang langit ug yuta**, nahimong “atong responsibilidad” ang pagpamunga sa mga bunga sa kinabuhi sa kalag. Ug **Melchizedek** mao ang parisa taas **el**<sup>H410</sup> **oang Balaan sa Israel** kinsa sa Bag-ong Tugon nagtumong sa **Jesukristo**. Kita adunay usa ka bantugan nga Labawng Pari, **Hesus ang Anak sa Dios**, kinsa miagi sa Langit (**Heb 4:14**, ug nahimong **Jesukristo, ang Ginoo amua Dios**), ug “Ang GINO (Yahweh)<sup>H3068</sup> nanumpa, ug dili maghinulsol, “Ikaw usa ka pari<sup>H3548</sup> sa kahangturan sumala sa paagi ni Melchizedek (**Sal 110:4**).” **Ang Ginoo** (kyrios),<sup>G2962</sup> usa ka buhi nga bato, gipili sa **Dios (1Pe 2:4)**. Apan, “kamo usab sama sa buhi nga mga bato, nga gitukod sa usa ka espirituhanon nga balay, usa ka balaan nga pagkasaserdote,<sup>G2406</sup> sa paghalad sa espirituhanon nga mga halad, nga madawat sa **Dios** pinaagi sa **Jesukristo (1Pe 2:5)**.”
- **Ang taas 'el** gipalit<sup>H7069</sup> ang langit ug yuta (nagtumong sa **Jesukristo**)
- **Ang tag-iya sa katloan ka pirasong plata**<sup>191</sup>  
Sumala sa balaod sa **Exodo 21:32**, ang baka (Judas) nagduso (nagbudhi) sa usa ka sulugoong lalaki (Jesus), mao nga ang tag-iya sa baka o si Judas (ang pangulong mga pari, **Mat 27:6**), magahatag ug katloan ka siclo nga salapi ngadto sa agalon niadtong sulogoon (Dios), ug ang vaca (Judas) pagabatoon.

Apan, human si Judas naghinulsol sa iyang kaugalingon tungod sa pagbudhi sa inosente nga dugo (sa **Hesus**), ang puno nga mga saserdote kag mga gulang indi na mangin agalon ni Judas sumala sa balaod, sa ingon niini sila miingon, Unsa man kana kanato? tan-awa kana (**Mat 27:4**). Busa, si Judas walay kapilian gawas sa paglabay sa katloan ka pirasong plata sa templo, ug mibiya, ug nagbitay sa

<sup>187</sup>Video 39. “Ang pagkabanhaw sa mga patay.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

<sup>188</sup>Tan-awa ang “Ang Ginoo nga Labing Gamhanan, **Pin 1:8** & Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan, **Pin 4:8**”.

<sup>189</sup>Video 13. “Ang pulong (logos & rhema).” [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

<sup>190</sup>Video 23. “Ang tinapay, Ang mana, ug ang tinago nga mana.”

[www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/](http://www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/).

<sup>191</sup>Video 37. “Gipalit ka sa usa ka bili (usa ka kadungganan).”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).



iyang kaugalingon ([Mat 27:5](#)). Gilabay ni Judas ang mga plata sa templo tungod kay iya kini sa Diyos sumala sa balaod ([Exodo 21:32](#)).

Kini mao ang pulong<sup>H1697</sup> sa **Ginoog** gikan sa Ginoo nga Dios ([Zac 11:1-4](#)), gisulti ni Jeremias nga propeta, ug kini natuman sa [Mat 27:9](#). Sa mga mata sa katawhan, ang tanang katloan ka pirasong plata maiya sa agalon (**Dios**) sa alagad nga lalaki (**Hesus**) sumala sa balaod, busa sila naghunahuna nga kini iya sa usa nga “maayo,” (**Dios** mao lamang ang gitawag, “**maayo**”<sup>G18</sup>, [Mar 10:18](#)).

- **Ang magkukulon** (ang nag-umol sa yutang kulonon)<sup>H3335</sup> mao ang **ang Ginoo (Yahweh)**<sup>H3068</sup> ug Iyang gitudlo nga ang katloan ka book nga salapi (ang bili niadtong gipabilhan, ang dugo sa **Hesus** ([Heb 10:19](#)), nga sila sa mga anak<sup>H1121</sup> sa Israel nagpabili, [Mat 27:9](#)) isalibay sa magkukulon (**ang Ginoo**)<sup>H3335</sup> sa **balay saang Ginoo**.<sup>H3068</sup>
  - **Ang tag-iya sa uma sa magkukulon**<sup>192</sup>  
→ Ingon nga ang katloan ka piraso nga pilak usa ka maayong bili sa dugo ni Jesus nga gipabilhan sa mga anak ni Jesus  
Israel, ang tag-iya sa **sa magkukulon (sa Ginoo) kapatagan** mao ang **ang Ginoo** ([Mat 27:7](#)).
  - **Ang imong lawas gipalit sa usa ka bili sa bililhong dugo ni Kristo, ang Kordero**  
→ Kamo wala gitubos sa madunoton nga mga butang pinaagi sa tradisyon gikan sa inyong mga amahan, kondili pinaagi sa  
**ang miaging dugo sa Kristo**, ingon sa **usa ka karnero**<sup>G286</sup> **walay lamaug walay buling**, kinsa nahimong **ang Kordero** ([1Pe 1:18-19](#)).<sup>G721</sup> Busa, ang imong lawas mao ang templo sa Dios sa Espiritu Santo nga anaa kanimo, nga mao ang sa  
**Dios** ug dili kanimo. Tungod kay ang imong lawas gipalit sa usa ka bili sa usa ka dungog, ikaw makahimo sa paghimaya  
**Dios** sa inyong lawas ug sa inyong espiritu, nga iya sa Dios. Ang kabubut-on sa Dios alang sa tanang katawhan mao nga ilang makita ang Iyaha  
**Anak** ug motuo kaniya nga makabaton sa kinabuhing dayon; Niining paagiha, ang templo sa Diyos sa imong lawas mahimaya  
sa imong pirit, nga gipalit sa bililhong dugo sa **Kristo**, aron ikaw pagabanhawon sa katapusan nga adlaw (tan-awa ang [2Pe 2:1](#)).<sup>193</sup>
- Ang taas **el**<sup>H410</sup> nagtugyan sa mga kaaway ni Abram nganha sa iyang kamot, busa si Abram mihatag sa ikapulo  
ang tanan ngadto sa iyang pari (Melchizedek ([Gen 14:20](#)) sa taas **el**,<sup>H410</sup> ang manunubos, **ang Dios (ēlōhīm)**<sup>H430</sup>  
sa tibuok yuta.<sup>H776</sup>
- Human makakaon ang usa ka tawo sa bunga nga gimando sa Diyos nga dili kan-on, ang yuta gitunglo **ang Ginoong Dios**,  
busa dili na siya makakaon sa bunga - nga migula gikan sa yuta ([Gen 1:11](#)).
- Apan gipanalanginan ni Melchizedek si Abram ug gihatagan siya ni Abram og mga ikapulo tungod kay “ang tanan nga ikapulo sa  
**yuta, bisan sa liso sa yuta, o sa bunga sa kahoy, mao sa Ginoo (Yahweh):  
mao ni balaan ngadto sa ang Ginoo (Yahweh)**” ([Lev 27:30](#)). Busa, si Abram midumili sa pagkuha sa bisan unsang butang  
Gitanyag sa hari sa Sodoma aron dili siya moingon nga iyang gipadato si Abram ([Gen 14:23](#)).

<sup>192</sup>Ibid.

<sup>193</sup>Ibid.

→ Ang labawng pari: **Hesus** gihimo nga usa ka hataas nga pari (punoan nga pari)<sup>G749</sup> sunod sa sugo ni Melquisedec.

([Heb 6:20](#)) *Kung diin ang nag-una alang kanato misulod, bisan pa **Hesus**, naghimo ug taas **pari** (punong pari)<sup>G749</sup> hangtod sa kahangtoran sumala sa laray ni*

Melquisedec.)

-Si Kristo sa wala pa si Abraham

† **Melchizedek**, ang pari sa kahitas-an **'el**, maoy usa ka mahulagwayong representasyon sa usa ka halangdon nga hataas nga saserdote<sup>G749</sup> kinsa miagi sa langit, **Hesus ang Anak sa Dios** ([Heb 4:14](#)), kinsa **Jesukristo, ang Ginoo**<sup>G2962</sup> amua **Dios**,<sup>G2316</sup> nga ang langit kinahanglan modawat kaniya hangtud sa mga panahon sa pagpasig-uli sa tanang mga butang, nga **Dios** namulong pinaagi sa baba sa tanan niyang balaan nga mga propeta sukad pa sa sinugdan sa kalibutan ([Binuhatan 3:21](#)).

→ [Juan 8:58](#) **Hesus** miingon kanila, Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, "**Sa wala pa si Abraham, mao na ako.**"

➤ Ang Labing Gamhanan (**šaday**)<sup>H7706</sup>

• **Labing Gamhanan (**šaday**)<sup>H7706</sup>**: Ang lintunganayng pulong gikan sa Strong's [H7703](#) (**טַדַּי, šadd**), buot ipasabot inagaw, mapintas nga atubangon, ang labing gamhanan, makagagahom sa tanan ([Pin 19:6](#)).

• **Ang Labing Gamhanan (**šaday**)<sup>H7706</sup>** → Ang Ginoo (**Yahweh**) → **Dios ('el)**<sup>H410</sup>  
[Gen 17:1](#) *Ug sa diha nga si Abram kasiyaman ug siyam ka tuig ang panuigon, **ang Ginoo (Yahweh)** nagpakita kang Abram,*

*ug miingon kaniya, Ako mao ang Makagagahum (**šaday**)<sup>H7706</sup> **Dios ('el)**<sup>H410</sup>; lumakaw ka sa akong atubangan, ug magmahingpit ka (walay ikasaway)<sup>H8549</sup>*

• Ang ngalan nga Abram gigamit, kaniadto **'ēlōhîm** mihimo sa Iyang pakigsaad uban sa Iyang bag-ong ngalan, si Abraham.

• **Ang Ginoo (Yahweh)** nakita kang Abram hangtod nga nag-edad siyag 99 ka tuig, unya nagpakita Siya kaniya ingong **ang Makagagahum (**šaday**)<sup>H7706</sup> **Dios ('el)**<sup>H410</sup>** ug giingnan si Abram sa paglakaw sa atubangan Niya nga walay ikasaway.

→ Mahimong hingpit nga walay buling atubangan sa Labing Gamhanan (**šaday**)<sup>H7706</sup> **Dios ('el)**<sup>H410</sup>

**Dios ('el)**<sup>H410</sup> = **usa ka laking karnero**<sup>H352</sup>

• **'el** mao ang gipamubo gikan sa Strong's [H352](#) (**אֵיל, 'ayil**), nagpasabut nga "**laking karnero**<sup>H352</sup>" (nga pareho sa Strong's [H193](#) (**אֵל, 'Ul**)) nagpasabut nga "gamhanan")

→ Sa OT, **laking karnero**<sup>H352</sup> gihalad ingong halad-nga-sinunog ni Abraham imbes sa iyang anak, si

Isaac

([Gen 22:13](#)).

- [Gen 22:13](#) *Ug giyahat ni Abraham ang iyang mga mata, ug mitan-aw,*

*ug tan-awa sa iyang luyo **usa ka laking karnero**<sup>H352</sup> nasakpan sa kalibonan pinaagi sa*

iyang mga sungay:

*ug si Abraham miadto ug gikuha ang carnero nga lake,*

*ug gihalad siya alang sa usa ka halad-nga-sinunog ilis sa iyang anak nga lalake.*

- Sa OT: **Usa ka laking karnero**<sup>H352</sup> → **Usa ka karnero** (Paskuwa)<sup>H7716</sup>

- Sa NT: (**Hesus**) → **Usa ka karnero (Kristo)**<sup>G286</sup> → **Usa ka Kordero**<sup>G721</sup> (**Ginoo** ug **Manluluwas, Jesukristo**

**(Dios), Labing Gamhanan**)

• Ang bililhong dugo sa **Kristo**, ingon sa **usa ka karnero**<sup>G286</sup> walay buling ug walay buling,

nga nahimong atong Paskuwa **nating karnero**, <sup>G286</sup>(**Kristo**)([1Pe 1:19](#), [Exodo 12:27](#), [1Co 5:7](#)).<sup>194</sup>

→ Kung ang Dios ('**el**)<sup>H410</sup> nagtumong sa **Kristo**, unya kinsa man ang Makagagahum (**šaday**)?

- **Ang Labing Gamhanan (šaday)**<sup>H7706</sup> → Dios ('**el**)<sup>H410</sup> (Ang Ginoo, **Yahweh**) → '**ělohîm**

[Gen 17:2](#) Ug himoon ko ang akong pakigsaad<sup>H1285</sup> tali kanako ug kanimo, ug magapadaghan kanimo hilabihan.

[Gen 17:3](#) Ug si Abram mihapa: ug ang Dios ('**ělohîm**)<sup>H430</sup> nakigsulti kaniya, nga nag-ingon,

[Gen 17:4](#) Mahitungod kanako, tan-awa, ang akong tugon anaa kanimo, ug ikaw mamahimo usa ka amahan sa daghang mga nasud.

[Gen 17:5](#) Ni ang imong ngalan dili na paganganlan nga Abram,

apan ang imong ngalan mao si Abraham; kay gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang

mga nasud.

- '**ělohîm** mihimo og pakigsaad uban kang Abram nga siya mahimong amahan sa daghang mga nasud ug tawgon nga iya ngalan, Abraham.

- '**ělohîm** misulti kang Abram sa wala pa maghimo sa Iyang pakigsaad uban kang Abraham.

- **Ang pakigsaad** gikumpirma sa wala pa sa **Dios**<sup>G2316</sup> sa **Kristo**<sup>G1519</sup>, ug ang balaod nga upat usa ka gatus ug katloan ka tuig ang milabay, dili makakanselar, nga kini dili makahimo sa saad ni bisan kinsa epekto ([Gal 3:17](#)). Timan-i nga ang pakigsaad tali sa **ělohîm** ug si Abraham gipamatud-an ni **Dios** sa "**Kristo**.

- **Dios** ('**el**)<sup>H410</sup> Labing Gamhanan (**šaday**)<sup>H7706</sup> = mao ang (Dios, '**ělohîm**)<sup>H430</sup>

- Gikan sa sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo<sup>G444</sup> ([Rom 5:12](#), [Gen 3:24](#)) ug hangtod kang Jacob

ang ngalan giilisan ngadto sa Israel ([Gen 35:10](#)), Dios ('**ělohîm**)<sup>H430</sup> nagpakita nga Dios ('**el**)<sup>H410</sup>

**Labing Gamhanan (šaday)**<sup>H7706</sup> kang Abraham, Isaac, ug Jacob sa dihang nakita Siya sa yuta.

([Gen 48:3](#) Ug si Jacob miingon kang Jose, Ang Dios ('**el**)<sup>H410</sup> Labing Gamhanan

(**šaday**)<sup>H7706</sup> nagpakita

(*nakita*)<sup>H7200</sup> kanako sa Luz sa yuta (yuta)<sup>H776</sup> sa Canaan, ug gipanalanginan ako,)

- Dios ('**el**)<sup>H410</sup> Labing Gamhanan (**šaday**)<sup>H7706</sup> nagpakita kang Jacob sa yuta sa Canaan sa wala pa si

Jacob

gihatagan ug bag-ong ngalan, Israel. Busa, ang Dios ('**el**)<sup>H410</sup> Labing Gamhanan (**šaday**)<sup>H7706</sup> ang Dios

('**ělohîm**)

kinsa nakita sa yuta, nga usa ka figural nga representasyon sa **Kristo Jesus**, kinsa nisulod

kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala ([1Ti 1:15](#)) ug nahimong **Kristo Jesus** amua **Ginoo** ([Fl 3:8](#)).

([Fl 3:8](#) Oo sa walay duhaduha, ug giisip ko ang tanang butang apan kapildihan tungod sa

kahalangdon sa

*ang kahibalosa **Kristo Hesus** akong **Ginoo** (kyrios):*

*Alang kang kinsa ako nag-antus sa kapildihan sa tanang mga butang, ug isipa sila nga kinalibang lamang, aron ako makadaog **Kristo**.)*

[Gen 35:10](#) Ug **Dios** ('**ělohîm**)<sup>H430</sup> miingon kaniya, Ang imong ngalan mao si Jacob:

ang imong ngalan dili na pagatawgon nga Jacob,

apan ang Israel<sup>H3478</sup> mao ang imong ngalan: ug iyang gihinganlan ang iyang ngalan nga

Israel.<sup>H3478</sup>

[Gen 35:11](#) Ug **Dios** ('**ělohîm**)<sup>H430</sup> miingon kaniya (sa Israel, ang bag-ong ngalan ni Jacob, [Gen 35:10](#)),

Ako ang Dios ('**el**)<sup>H410</sup> Labing Gamhanan (**šaday**).<sup>H7706</sup> pagmabungahon ug pagdaghan;

<sup>194</sup>Refer sa [Pin 5:6](#).

(Hentil mga nasud)<sup>H1471</sup>

**usa ka nasod**<sup>H1471</sup> (usa ka nasud sa Dios, ang Israel) ug usa ka pundok sa mga nasud

magagikan kanimo, ug ang mga hari magagikan sa imong bat-ang;

-**'ëlōhîm** misulti usab kang Jacob sa wala pa siya hatagi ug bag-ong ngalan, Israel ([Gen 35:10](#)).

- Human mausab ang ngalan ni Jacob ngadto sa Israel, ang Dios (**'el**)<sup>H410</sup> Labing Gamhanan (**šaday**)<sup>H7706</sup> gipanalanginan ang Israel

nga magmabungahon ug modaghan sa **Dios** nasud nga Israel, ug sa mga nasud nga Gentil.<sup>195</sup>

[Gen 1:22](#) Ug **Dios** (**'ëlōhîm**)<sup>H430</sup> gipanalanginan sila, nga nag-ingon, Pagmabungahon, ug pagdaghan,

ug pun-on ang mga tubig sa mga dagat, ug padaghanon ang mga

langgam sa yuta.<sup>H776</sup>

[Gen 28:3](#) Ug ang Dios (**'el**)<sup>H410</sup> Labing Gamhanan (**šaday**)<sup>H7706</sup> panalanginan ka, ug maghimo kanimo nga mabungahon, ug magpadaghan kanimo, nga ikaw mahimo nga usa ka pundok sa mga katawhan;

- **From** [Gen 46:2](#), **Dios** (**'ëlōhîm**)<sup>H430</sup> nakigsulti sa Israel sa **ang mga panan-awon** [Gen 46:2](#) Ug ang Dios (**'ëlōhîm**)<sup>H430</sup> misulti sa Israel<sup>H3478</sup> sa mga panan-awon<sup>H4759</sup> sa qabii, ug miingon: Jacob, Jacob. Ug siya miingon, **Ania ako**.

→ gikan sa [Gen 46:2](#), Dios (**'ëlōhîm**)<sup>H430</sup> nakigsulti sa Israel sa mga panan-awon.

- **'el**<sup>H410</sup> = Magtatabang, & ang Labing Gamhanan (**šaday**)<sup>H7706</sup> = Panalanginan ka gikan sa langit sa itaas → **Jesukristo**

[Gen 49:25](#) Bisan sa Diyos (**'el**)<sup>H410</sup> sa imong amahan, kinsa mantabang kanimo;

ug pinaagi sa Makagagahum (**šaday**)<sup>H7706</sup> kinsa manpanalangini uban kanimo mga panalangin

sa langit sa itaas,

**mga panalangin sa kahiladman** nga naghiqda sa ilawom, mga panalangin sa mga dughan,<sup>H7699</sup> ug sa taqoangkan (kaluoy):<sup>H7356</sup>

→ **'el**<sup>H410</sup> sa imong amahan (Abraham, Isaac, ug Jacob) mao ang Usa nga "Nagtabang" kanimo (sa yuta).

→ **'el**<sup>H410</sup> mao "ang magtatabang," ug ang magtatabang sa Israel mao **ang Ginoo (Yahweh)** ([2Ha](#)

[14:25-26](#))

o **ang Ginoo (kyrios)** ([Heb 13:6](#)).<sup>196</sup>

→ **Ang Labing Gamhanan (šaday)**<sup>H7706</sup> mao ang Usa nga "**Mga panalangin**" ikaw dinhi sa yuta uban sa mga panalangin sa

**langit** sa ibabaw.

(Ang GINOONG Dios nagpatindog ug propeta)

[Binuhatan 3:22](#) Kay sa pagkatinuod si Moises miingon sa mga amahan,

**Usa ka propeta** mao **ang Ginoo (kyrios)**<sup>G2962</sup> imong **Dios** mobangon ganha kanimo sa imong

**mga iqsoon, sama kanako;**

<sup>195</sup>Video 6. "Ang GINOO (mahimong) Diyos."

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/) & video 16, "Ang mga Hentil, Tanang nasod (5/10)," [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>196</sup>Refer sa [Pin 3:14](#).

kaniya kamo makadungog sa tanan nga mga butang bisan unsa nga iyang igasulti nqanha kaninyo.

Binuhatan 3:23 Ug mahitabo nga ang matag kalag, nga dili mamati sa maong manalagna, pagalaglagon gikan sa taliwala sa katawohan.

Binuhatan 3:24 Oo, ug ang tanang mga manalagna sukad kang Samuel ug kanila nga misunod, ang kadaghanon sa nanagsulti, nanagtagna usab mahitungod niining mga adlaw.

Binuhatan 3:25 Kamo ang mga anak (ang mga anak)<sup>G5207</sup> sa mga propeta, ug sa tugon nga gisaad sa Dios<sup>G2316</sup> gibuhat uban sa atong mga amahan, nga nag-  
ingon ngadto

Abraham, Ug sa imong binhi<sup>G4690</sup> ang tanang kabanayan sa yuta  
(ang yuta)<sup>G1093</sup> mabulahan.<sup>G1757</sup>

Binuhatan 3:26 Sa imo una Dios,<sup>G2316</sup> nga nagbanhaw sa iyang Anak (alagad)<sup>G3816</sup> Hesus,<sup>G2424</sup>  
gipadalakaniya sa panalangin kaninyo, sa pagtalikod sa matag-usa kaninyo gikan sa iyang mga kasal-anan.

(Mat 1:21 Ug siya magaanak ug usa ka anak nga lalake, ug pagatawgon mo ang iyang ngalan JESUS:

kay buhaton niya pagluwas iyang katawhan gikan sa ilang mga sala.)

→ Dios gipataas Hesus sa "pagpanalangin" kanimo sa imong paghinulsol gikan sa mga sala.

- Who kini Hesus kinsa Dios mibangon alang sa Israel?

Binuhatan 13:23 Sa kaliwat niining tawhana (ni David).

adunay Dios sumala sa iyang saadgibanhaw ngadto sa Israel usa ka

Manluluwas,<sup>G4990</sup> Hesus:

→ Hesus, kinsa Dios gipataas alang sa Israel, mao ang "usa ka Manluluwas."<sup>G4990</sup>

- Ang Labing Gamhanan (šaday)<sup>H7706</sup> kinsa Nagpanalangin kanimo = Hesus = usa ka Manluluwas<sup>G4990</sup>

Num 24:4 Siya miingon, nga nakadungog sa mga pulong<sup>H561</sup> sa Ginoo ('el),<sup>H410</sup> nga nakakita ang panan-awon<sup>H4236</sup> sa Makagagahum (šaday),<sup>H7706</sup>

nahulog sa usa ka panan-awon, apan nabuka ang iyang mga mata:

→ Sa pagkadungog sa mga pulong sa 'el,<sup>H410</sup> ang panan-awon sa Makagagahum

(šaday)<sup>H7706</sup> nagbukas.

### -Ang Kristo sa Ginoo

Luk 2:26 Ug kini mao gipadayag ngadto kaniya pinaagi sa ang Espiritu Santo, nga siya (Simeon) dili makakita sa kamatayon, sa wala pa siya makakita ang Kristo sa Ginoo.

Luk 2:27 Ug pinaagi sa Espiritu misulod siya sa templo:

ug sa dihang gidala sa mga ginikanan ang bata Hesus,  
sa pagbuhat alang kaniya sumala sa batasan sa balaod,

Si Luk 2:28 Unya iyang gikugos siya sa iyang mga bukton, ug gipanalanginan Dios, ug miingon,

Si Luk 2:29 Ginoo (despotēs),<sup>G1203</sup> karon tugotan mo ang imong alagad sa pagpalakaw sa pakigdait, sumala sa imong pulong (ang rhema)<sup>G4487</sup>:

Si Luk 2:30 Kay ang akong mga mata nakakita<sup>G1492</sup> imong kaluwasan,

Si Luk 2:31 Nga imong giandam sa atubangan sa nawong sa tanang mga katawohan;

Si Luk 2:32 Usa ka suga<sup>G5457</sup> sa pagpagaan sa mga Hentil,<sup>G1484</sup> ug ang himaya sa imong katawhan nga

Israel.

→ Ang Balaang Espiritu anaa sa mga tawo<sup>G444</sup> sa Jerusalem nga gihimong matarong ug masimbahon, naghulat sa

ang paglipay sa Israel. Si Simeon maoy usa sa maong tawo ug kini gipadayag kaniya ni ang

Ginoo (Luk 2:25-26). Balaang Espiritu nga dili siya makakita sa kamatayon sa dili pa siya makakita ang Kristo sa

giandaman → Bisan pag ang bata Hesus gituman alang Kaniya ang batasan sa Balaod, ang Espiritu Santo nagpadayag ngadto sa matarong ug debotado nga tawo mahitungod sa bata Hesus nga Iyang

Hentil, ug ang himaya sa kaluwasan atubangan sa nawong sa tanang katawhan, kahayag sa Dios sa pagpagaan sa mga Iyang katawhan, ang Israel.

makakita Hesus ug Iya → Sa pagkadungog sa mga pulong <sup>H561</sup> gikan sa 'el (odespotēs, Luk 2:26), o ang GINOO (Yahweh), ang Espiritu Santo nagpadayag ang rhema (Luk 2:29) ug nagbukas sa mga mata aron

kaluwasan.<sup>197</sup>

➤ Dios ('el)<sup>H410</sup> Labing Gamhanan (šaday)<sup>H7706</sup> = Ginoo (kyrios) ug Manluluwas (kinsa Jesukristo) sa NT (2Pe 1:11)

→ el<sup>H410</sup> Labing Gamhanan (šaday)<sup>H7706</sup> = Dios ba ('ēlōhîm)<sup>H430</sup>

Jos 24:27 Ug si Josue miingon sa tibook katawohan: Ania karon, kining batoha<sup>H68</sup> mahimong saksi

kanato: kay kini nakadungog sa tanang mga pulong<sup>H561</sup> sa Ginoo (Yahweh)<sup>H3068</sup> nga iyang gisultihan

kanamo: busa kini mahimong saksi nganha kaninyo, aron dili ninyo igalimod ang inyong Dios ('ēlōhîm).<sup>H430</sup>

† Human mabuntog ang yuta sa Canaan, gisultihan ni Josue ang tanang katawhan sa mga tribo sa Israel nga mahadlok ang Ginoo (Yahweh) ug pag-alagad ang Ginoo sa pagkasinero ug sa kamatuoran, ug ang mga tawo miingon (Jos 24:22-24),

“Kami mga saksi nga ilang gipili ang Ginoo, ug ang Ginoo (Yahweh) amua Dios ('ēlōhîm) kami mag-alagad.”

Unya si Josue naghimo ug usa ka pakigsaad uban sa katawohan ug nagbutang kanila ug usa ka balaod ug usa ka tulomanon didto sa Sichem, ug gisulat kini nga mga pulong (o ang rhema) diha sa “basahon sa balaod sa Dios”, ug mikuha ug usa ka dakung bato, ug gipatindog kini duol sa santuaryo ni ang Ginoo (Yahweh).<sup>198</sup>

Sa pagkadungog sa mga pulong<sup>H561</sup> sa ang Ginoo (Yahweh, Jos 24:24), usa ka dakong bato nahimong saksi nga imong gipili ang Ginoo (Yahweh) ug mag-alagad ang Ginoo (Yahweh) Dios ('ēlōhîm).

† Sa dihang nabanhaw Hesus miadto sa mga tinun-an, ilang nakita ang Ginoo (kyrios, Si Jhn 20:20), ug nakadawat ang Ginoo's gininhawa, nga mao ang Espiritu Santo (Si Jhn 20:22).

Si Jhn 20:22 Ug sa dihang siya (ang Ginoo kyrios)<sup>G2962</sup> miingon niini, miginhawa siya<sup>G1720</sup> sa kanila, ug miingon kanila, “Dawata kamo ang Espiritu Santo.”

Job 33:4 Ang Espiritu sa Dios ('el)<sup>H410</sup> naghimo<sup>H6213</sup> kanako, ug ang gininhawa<sup>H5397</sup> sa ang Makagagahum<sup>H7706</sup> naghataq kanako kinabuhi (buhi)<sup>H2421</sup>

<sup>197</sup>Video 8. “(Before Passover) Jesus gikan sa bata nga lalaki ngadto sa Ginoo.” [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child-sa-ginoo/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child-sa-ginoo/).

<sup>198</sup>Video 23. “Ang tinapay, Ang mana, ug ang tinago nga mana.” [www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/](http://www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/).

- **Ang Espiritusa Ginoo ('el)<sup>H410</sup> naghimo<sup>H6213</sup> kanako= Ang Espiritu sa **ang Ginoo**(*kyrios*)<sup>G2962</sup>**
- **Ang gininhawa<sup>H5397</sup> sa **ang Makagagahum (šaday)**<sup>H7706</sup> naghatag kanako ug kinabuhi (pagkinabuhi)<sup>H2421</sup>**  
(Ang Usa nga nanaog gikan sa langit aron sa paghatag **kinabuhi** kanimo,

mao **Jesukristo**)

gikan sa binhi

mamatay

kanako **kinabuhi** pinaagi sa **ang Espiritu Santo**

→ Ang liso<sup>G4690</sup> sa saad mao ang **Kristo** ug ang liso<sup>G4703</sup> sa Dios nga mikunsad **gikan sa langit** sa paghatag **kinabuhi** sa kalibutan kay **Jesukristo**, kansang unod **saang mga logo sa Dios**, nga kinahanglan mahulog sa yuta (sa atong unod) ug aron mapadaliaug mamunga ug daghang bunga ([Si Jhn12:24](#)).<sup>199</sup>

→ Dios ('el) Labing Gamhanan (**šaday**) ang Dios ('**ēlōhīm**<sup>H430</sup>) nga nakita sa yuta, ug **ang Espiritu sa 'el (ang Ginoo, kyrios)** nagbuhat kanako, ug sa gininhawa sa **ang Makagagahum** (usa ka Manluluwas **Jesukristo**) gihatag ([Gen 2:7](#)).<sup>200</sup>

→ Kini **Ginoo** ug ang Manluluwas mao **Jesukristo** ([2Pe 1:11](#)), kinsa **Dios** ('Elohim<sup>H430</sup>).

[1Ju 4:14](#) Ug kami nakakita ug nagapamatuod nga ang Amahan nagpadala sa Anak

nga mahimong Manluluwas<sup>G4990</sup> sa kalibutan.

[2Ti 1:10](#) Apan karon gipadayag pinaagi sa pagpakita sa atong

**Manluluwas nga si Jesukristo**, nga nagwagtang sa kamatayon, ug

adunay

gidala **kinabuhi** ug **pagka-imortal** sa kahayag pinaagi sa ebanghelyo:

[Tit 2:13](#) Nagapaabut nianang bulahan nga paglaum, ug sa mahimayaong pagpakita sa

ang dako **Dios**<sup>G2316</sup> ug ang atong **Manluluwas Jesukristo**:

[2Pe 1:1](#) Si Simon Pedro, usa ka sulugoon ug apostol ni Jesu-Cristo,

ngadto kanila nga nakabaton ug sama ka bililhong pagtuo uban

kanato

pinaagi sa pagkamatarong sa **Dios**

ug ang atong **Manluluwas nga si Jesukristo**:

[2Pe 1:11](#) Kay sa ingon niini ang usa ka pagsulod igaalagad kaninyo sa madagayaon gayud

ngadto sa walay katapusan nga gingharian sa

atong **Ginoo** ug **Manluluwas nga si Jesukristo**.

[2Pe 3:18](#) Apan motubo diha sa grasya, ug sa kahibalo sa atong **Ginoo** ug **Manluluwas**

**Jesukristo**. Kaniya ang himaya karon ug sa kahangturan. Amen.

➤ **Dios ('el)<sup>H410</sup> ang Makagagahum (šaday)<sup>H7706</sup>**

[Exodo 6:2](#) Ug **Dios ('ēlōhīm)**<sup>H430</sup> misulti kang Moises,<sup>H4872</sup> ug miingon kaniya,

Ako mao **ang Ginoo (Yahweh)**.<sup>H3068</sup>

[Exodo 6:3](#) Ug nagpakita ako (tan-awa)<sup>H7200</sup> kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob,

pinaagi sa ngalan sa (ingon) Dios ('el)<sup>H410</sup> Labing Gamhanan (**šaday**)<sup>H7706</sup>,

apan sa akong ngalan <sup>H8034</sup> JEHOVA (**ang Ginoo, Yahweh**)<sup>H3068</sup> wala ba ako makaila kanila.

<sup>199</sup>Video 26. "Ang Paskuwa sa Ginoo (Ang Bag-ong Tugon)."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-passover-the-new-testament/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-passover-the-new-testament/).

<sup>200</sup>Video 40. "4. Pentecostes." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-the-feasts-of-the-lord-4-pentecost/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-the-feasts-of-the-lord-4-pentecost/).



→ **Dios ('ēlōhīm)**<sup>H430</sup> miingon kang Moises (ang balaod, [Juan 1:17](#), sa mga adunay balaod),

- **Dios ('ēlōhīm)**<sup>H430</sup> nakita nga Dios (**'el**)<sup>H410</sup> Labing Gamhanan (**šaday**)<sup>H7706</sup> kang Abraham, Isaac, ug Jacob,

→ But ang ngalan **Yahweh** (ang Ginoo, o ang Kristo, [Efe 3:4](#)), wala nila mailhi.

→ Ang ngalan **Yahweh**, (ang Ginoo, ang Kristo, [Luk 2:11](#)) wala mahibaloi sa inyong mga amahan, apan

**ang Makagagahum** kinsa ang nagpanalangin kanimo **Hesus**, ug kini **Hesus** kinsa **Dios gipataas** mao ang **usa ka Manluluwas**,<sup>G4990</sup>

o ang Ginoo (**despotēs**) kinsay naghatag **ang rhema** ([Luk 2:29](#)).

- **'ēlōhīm** → Ang GINOO (Yahweh) → Nakita sa imong mga amahan sa yuta ingon nga Dios (**'el**)<sup>H410</sup> Labing Gamhanan (**šaday**) o ang Ginoo ug Manluluwas **Jesukristo** kinsa ang Dios (**'ēlōhīm**)<sup>H430</sup> sa NT.

→ **Dios ('ēlōhīm)**,<sup>H430</sup> nga nakita kang Abraham, Isaac, ug Jacob ingon

**Dios ('el)**<sup>H410</sup> Labing Gamhanan (**šaday**),<sup>H7706</sup> mao ang **ang Ginoo** ug **Manluluwas** (o ang Ginoo (kyrios) **Jesukristo**),

kinsa nahimong atong **Dios**.

➤ **Ginoo ('ādōnāy)**<sup>H136</sup> DIOS (**y<sup>o</sup>hōvâ**)<sup>H3069</sup> (Ang anghel sa **ang Ginoo** (Yahweh))

**Ang Ginoo (Yahweh)** → (Ginoo (**'ādōnāy**)<sup>H136</sup> DIOS (**y<sup>o</sup>hōvâ**)<sup>H3069</sup> (Ang anghel sa **ang Ginoo** (Yahweh))), kinsa ang Dios (**'ēlōhīm**).

- **Usa ka anghel** sa Ginoo (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> → Ang Ginoo (**'ādōnāy**)<sup>H136</sup> DIOS (**y<sup>o</sup>hōvâ**)<sup>H3069</sup>

[Huk 6:22](#) Ug sa diha nga si Gideon nakasabut nga siya mao ang usa ka manolonda ni Jehova

(**Yahweh**),<sup>H3068</sup>

*Si Gideon miingon, Alaut, O Ginoo ('ādōnāy)<sup>H136</sup> DIOS (y<sup>o</sup>hōvâ)<sup>H3069</sup>*

*kay tungod kay nakakita ako ug anghel sa Ginoo (Yahweh)<sup>H3068</sup> atubangay.*

→ Pagkakita sa anghel sa **ang Ginoo** (Yahweh)<sup>H3068</sup> nakakita sa Ginoo (**'ādōnāy**)<sup>H136</sup> DIOS (**y<sup>o</sup>hōvâ**)<sup>H3069</sup>

- Si David milingkod atubangan ni Jehova (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> nagpasabot nga milingkod siya atubangan sa anghel sa Ginoo (**Yahweh**)<sup>H3068</sup>

[2Sa 7:18](#) Unya misulod si hari David, ug milingkod sa atubangan ni Jehova (**Yahweh**),<sup>H3068</sup> ug siya

miingon,

*Kinsa ako, Ginoo ('ādōnāy)<sup>H136</sup> DIOS (y<sup>o</sup>hōvâ)<sup>H3069</sup>?*

*ug unsa ang akong balay, nga ikaw nagdala kanako hangtud karon?*

→ Naglingkod si David kaniadto **Yahweh** ug miingon, Ginoo (**'ādōnāy**)<sup>H136</sup> DIOS (**y<sup>o</sup>hōvâ**)

- **Usa ka anghel** sa Ginoo (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> → Ang Ginoo (**'ādōnāy**)<sup>H136</sup> DIOS (**y<sup>o</sup>hōvâ**)<sup>H3069</sup> → Dios (**'ēlōhīm**)<sup>H430</sup>

[Huk 16:28](#) Ug si Samson mitawag kang Jehova (**Yahweh**),<sup>H3068</sup> ug miingon,

*O Ginoo ('ādōnāy)<sup>H136</sup> DIOS (y<sup>o</sup>hōvâ)<sup>H3069</sup>,*

*Hinumdumi ako, nangaliyupo ako kanimo, ug lig-ona ako, nangaliyupo ako kanimo, sa*

*makausa na lamang.*

*O Dios ('ēlōhīm),<sup>H430</sup> aron ako makapanimalus dayon sa mga Filistehanon tungod sa akong*

*duha ka mata.*

→ Gitawag ni Samson **Yahweh**, ug miingon, **'ādōnāy y<sup>o</sup>hōvâ** (usa ka anghel sa Ginoo

kaniadto **Yahweh**), unya miingon siya, **Dios ('ēlōhīm)**.<sup>H430</sup>

(Ang Ginoo (**Yahweh**) → Ang Ginoo (**'ādōnāy**) DIOS (**y<sup>o</sup>hōvâ**) → Dios (**'ēlōhīm**).

➤ **Ang Ginoo (Yahweh) Dios ('ēlōhīm)** → **'ēlōhīm** sa **'ēlōhīm** ug **'ādōnāy** sa **'ādōnāy** → Dios (**'ēlōhīm**) sa tibuok yuta

(Ang hari sa langit ug sa tibuok yuta)

Deu 10:17 Para sa Ginoo (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> imong Dios (**'ēlōhîm**)<sup>H430</sup> Dios (**'ēlōhîm**)<sup>H430</sup> sa mga dios (**'ēlōhîm**)<sup>H430</sup> ug Ginoo (**'ādôn**)<sup>H113</sup> sa mga ginoo (**'ādôn**)<sup>H113</sup> usa ka dako<sup>H1419</sup> Dios (**'el**)<sup>H410</sup> usa ka gamhanan, ug usa ka makalilasang (makahadlok),<sup>H3372</sup> nga wala magtagad ug mga tawo, ni modawat ug balus:

(Jos 3:11 Tan-awa, ang arka sa tugon sa Ginoo (**'ādôn**)<sup>H113</sup> sa tibuok yuta<sup>H776</sup> motabok una kaninyo ngadto sa Jordan.)

- Ang Ginoo (**Yahweh**), ang walay kataposang Diyos **'el** (Gen 21:33)<sup>H410</sup>
- Ang Ginoo (**Yahweh**) imong Diyos (**'ēlōhîm**)<sup>H430</sup>
  - Dios (**'ēlōhîm**) sa mga dios (**'ēlōhîm**)<sup>H430</sup> (→ usa ka dako **'el** (Deu 10:17), sa **langit**, Sal 136:26)
  - Ginoo (**'ādôn**)<sup>H113</sup> sa mga ginoo (**'ādôn**)<sup>H113</sup> (→ ang Ginoo (**'ādôn**)<sup>H113</sup> sa tananang kalibutan,<sup>H776</sup> Jos

3:11)

→ Ang Ginoo (**'ādōnāy**)<sup>H136</sup> DIOS (**y<sup>o</sup>hōvâ**)<sup>H3069</sup> mao ang anghel sa Ginoo (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> kaniadto ang Ginoo (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> ug kini nga GINOO (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> mao ang walay katapusan nga Dios (**'el**)<sup>H410</sup> sa

**langit**, kinsa mahimong imo **Dios**.

Kini nga GINOO (**Yahweh**) imong Diyos (**'ēlōhîm**) dako kaayo **'el**, kinsa ang Dios (**'ēlōhîm**) sa mga dios (**'ēlōhîm**) sa langit, ug Ginoo (**'ādôn**)<sup>H113</sup> sa mga ginoo (**'ādôn**)<sup>H113</sup> sa tibuok yuta.

Busa, ang GINOO (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> Dios (**'ēlōhîm**) pagka "**'ēlōhîm** sa **'ēlōhîm** ug **'ādōn** sa **'ādōn**," nagpasabot nga Siya "**HARI SA MGA HARI, UG GINOO SA MGA GINOO**" (Pin 19:16) sa langit ug sa tibuok yuta.

→ "**HARI SA MGA HARI, UG GINOO SA MGA GINOO** (o **Ang Ginoong Jesu-Kristo**), ikaw na nga **Dios** ug imong **rhema** mahimong tinuod.<sup>201</sup>

- Ang anghel sa **ang Ginoo** (**Yahweh**) nagdala **ang rhema** sa Ginoo (**'ādōnāy**)<sup>H136</sup> DIOS (**y<sup>o</sup>hōvâ**)<sup>H3069</sup>, nga mao ang **Dios** (**'ēlōhîm**)<sup>H430</sup> kinsay tinuod (2Sa 7:28).

(2Sa 7:28 Ug karon, O Ginoo (**'ādōnāy**)<sup>H136</sup> DIOS (**y<sup>o</sup>hōvâ**)<sup>H3069</sup> ikaw mao ang Dios (**'ēlōhîm**)<sup>H430</sup> ug imong **mga pulong**<sup>H1697</sup> mahimong tinuod, ug ikaw nagsaad niini nga kaayo sa imong alagad:)

- Tsiya Ginoo nga Labing Gamhanan (Pin 1:8) & Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan (Pin 4:8)

➤ Tsiya Ginoo nga Labing Gamhanan (Pin 1:8)

- **Ang Ginoo** (kyrios) **Labing Gamhanan**<sup>G3841</sup> (kinsa ang moabot) → **Ang Kordero** (ang nagharing arnon)<sup>G721</sup> Pin 1:8 Ako mao ang Alpha ug Omega, ang sinugdan ug ang katapusan, nagaingon **ang Ginoo**<sup>G2962</sup> nga mao ang, ug kinsa ang kaniadto, ug ang umaabot, **ang Makagagahum**<sup>G3841</sup>.

→ **Ang Ginoo** (kyrios): Alpha ug Omega, ang sinugdan ug ang katapusan.

→ **Ang Labing Gamhanan** (Manluluwas **Jesukristo**):

➤ **Ang Ginoo** (kyrios) **Dios**<sup>G2316</sup> **Labing Gamhanan**<sup>G3841</sup>

Pin 4:8 Ug ang upat ka mananap (buhi nga mga binuhat)<sup>G2226</sup> Ang matag usa kanila may unom ka pako libot kaniya;

ug sila nangapuno sa mga mata sa sulod: ug sila dili mopahulay adlaw ug gabii, nga nagaingon: **Balaan**, santos, santos, **Ginoo**<sup>G2962</sup> **Dios**<sup>G2316</sup> **Labing Gamhanan**<sup>G3841</sup>, nga mao kaniadto, ug mao

karon, ug sa umalabut.

→ "**Ang Ginoo**" nagpasabot "**ang Ginoo** (Manluluwas), nga nahimong imo **Dios**, mao ang

Manluluwas **Hesus**

**Kristo**.

<sup>201</sup>Video 6. "Ang GINOO mahimong imong Diyos."

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

→ "**Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan**" nagkahulogang "**Usa Ginoo**" o **Dios** ug **Manluluwas Jesukristo**: WHO  
 - **mao ang (Hesus** kinsay gitawag **Kristo (Mat 1:16)**, **o ang Ginoo (Yahweh, Efe 3:2)**<sup>H3068</sup>  
 - **mao (Dios,** wnasulod si ho Kristo, **2Co 5:19**), ug  
 - **mao ang nga moabut (Dios)**<sup>202</sup> pinaagi sa **ang Ginoo** ug **Manluluwas Jesukristo, ang Kordero** (arnion<sup>G721</sup>).

→ Busa, **Ginoo**<sup>G2962</sup> **Dios**<sup>G2316</sup> **Labing Gamhanan**<sup>G3841</sup> nagpasabot **Hesus** kinsay gitawag **Kristo o ang Ginoo (Yahweh)**,<sup>H3068</sup>  
 Kinsa si "**ang Ginoo (Manluluwas) Jesukristo**, imong **Dios**, kinsa ni **ang Kordero** (arnion),<sup>G721</sup> ug **Dios**, kinsa naa sa **Kristo (2Co 5:19)**, **who moabut pag-usab alang kanato pinaagi sa ang Ginoo ug Manluluwas Jesukristo, ang Kordero**.<sup>203</sup>

→ (Tan-awa ang "**(Pin 19:6) Ang ika-4 nga Aleluya (Tanan sa langit: Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan nahari)**" *alang sa duqang mga detalye.*)

(**Pin 4:9-11**) **Ang Diyos, ang magbubuhat sa langit ug yuta, gisimba sa langit**

**Pin 4:9** Ug sa dihang kadtong mga mananap (buhi nga mga binuhat)<sup>G2226</sup>  
 Ihatag ang himaya ug dungog ug pagpasalamat kaniya nga naglingkod sa trono, nga buhi hangtod sa kahangtoran,  
**Pin 4:10** Ang kaluhaan ug upat ka mga anciano nanghapa sa atubangan niya nga naglingkod sa trono, ug simbaha siya nga buhi hangtud sa kahangturan, ug isalibay ang ilang mga purongpurong sa atubangan sa trono, nga nagaingon,  
**Pin 4:11** Takus ka, O Ginoo (kyrios),<sup>G2962</sup> sa pagdawat sa himaya ug dungog ug gahum:<sup>G1411</sup>  
 kay ikaw ang nagbuhat<sup>G2936</sup> tanang butang, ug alang sa imong kahimuot sila mao ug gilalang.<sup>G2936</sup>

- ☞ **Pin 4:9** Ug sa matag higayon nga ang buhing mga binuhat maghatag ug himaya ug dungog ug pagpasalamat ngadto Kaniya nga naglingkod sa trono, nga buhi hangtod sa kahangtoran,
- ☞ **Pin 4:10** Ang kaluhaan ug upat (24) ka mga anciano nanghapa sa atubangan Niya nga naglingkod sa trono ug simbaha Siya nga buhi hangtud sa kahangturan, ug isalibay ang ilang mga purongpurong sa atubangan sa trono, nga nagaingon:
- ☞ **Pin 4:11** "Takus ka, O **Ginoo**, Aron makadawat sa himaya ug dungog ug gahum; Alang sa **kaw ang nagbuhat sa tanang butang**, Ug pinaagi sa imong kabubut-on sila milungtud ug nalalang."

- **Ang naglingkod sa trono: Dios** (refer sa **Pin 7:10**).

† **Selyoang mga logosa** tagna niini nga basahon<sup>204</sup>

Ang pan mao ang lawas ni Jesus nga mao ang unod sa Anak sa tawo nga naghatag ug kinabuhi sa kalibutan. Ang lawas ni Jesus (o ang lawas sa Anak sa tawo, nga mao ang pan sa Dios), nga giputos sa limpyo nga panapton nga lino (usa ka saput) ug gituslob sa dugo, mao ang Pulong (logos)<sup>G3056</sup> sa **Ginoo**.

**Ang Anak sa Dios** dili tawo<sup>G444</sup> nga nabuhi sa pan lamang (dili lamang ang logos), kondili Siya mismo mao ang kaugalingong lawas sa Dios (ang binhi<sup>G4690</sup> (**1Co 15:38**), kinsa mianhi kanato diha sa Pulong (ang logos)<sup>G3056</sup> sa **Ginoo** sa gahum ug sa Espiritu Santo, nga mao ang rhema.<sup>205</sup>

<sup>202</sup>Refer sa **Gen 17:8&Zac 8:8**.

<sup>203</sup>Para sa mga detalye sa "Usa ka Ginoo," tan-awa ang "**(Pin 11:15-16) Ang ikapitong anghel mipatingog sa trumpeta.**"

<sup>204</sup>Video 41. "Motubo diha sa Ginoo aron mahimong dalawaton sa Diyos."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/).

<sup>205</sup>Video 14. "Ang gasa sa Espiritu Santo."

[www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/).

Ang karne nga giselyohan sa Dios diha sa Anak sa tawo aron sa paghatag kanato sa kinabuhing dayon, mao ang basahon sa mga pulong (o [ang rhema sa Libro](#), <sup>G4487</sup>[Rom 10:8](#)), <sup>H1697</sup> nga giselyohan hangtud sa panahon sa katapusan ([Dan 12:4](#)).

- Ang bato, nga gisalikway sa mga magtutukod, nagtumong sa [Jesukristo](#), kinsa ni [ang Anak sa tawo](#) o [ang mga logo sa Dios](#), [giselyohan](#) hangtod sa kataposang panahon. Ang tinapay ([Jesukristo](#)) nga [Dios](#) adunay [giselyohan](#) sa [ang Anak sa tawo](#) mao ang bato, nga mao ang [ang mga logo sa Dios](#), ug kini nahimong buhing bato ([ang rhema](#)) sa dihang giligid kini palayo sa lubnganan. Tungod kay ang lawas ni Ginoong Jesus nahimong dili madunot, wala na kini magpabilin sa yuta lubnganan diin naghigda ang mga patay.

-([Ang lawas sa Ginoo](#)) Ang pan sa Diyos o [ang mga logo sa Dios](#)<sup>206</sup> anaa sa matarung nga tawo sa [Kristo](#), ug kini nga tinapay ([ang lawas sa Anak sa tawo](#)) mobangon sa ikatulong adlaw and mahimong Usa uban [lawas sa Ginoo](#), nga giputol sa [Kristo](#) para sa atong [espirituhanong karne](#).

-([Ang dugo sa Ginoo](#)) Kung motuo ka niana [Hesus](#) mao ang [ang Kristo](#), [ang Anak sa Dios](#), makabaton ka [kinabuhip](#) pinaagi sa [Iyang ngalan](#). Ug kung moinom ka gikan sa [sa Ginoo dugop](#) pinaagi sa pag-inom gikan sa [sa Ginoo tasa](#), [ang mga logo sa Dios](#) diha kanimo mahimong [ang rhema sa Dios](#).

→ Sa ingon, [ang Ginoo](#) (kyrios) sa [Pin 4:11](#) nagtumong sa atong [Amahan](#) sa langit nga nahimong ato [Dios](#), [ang magbubuhat sa langit ug yuta](#), kinsa naglalang "[tanang butang](#)".<sup>207</sup>

→ Kini [langitnong Amahan](#) nahimong atong [Dios](#) pinaagi sa grasya sa [Dios](#) pinaagi sa [ang Ginoong Jesu-Kristo](#).

---

<sup>206</sup>Video 30. "The Communion"). [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).

<sup>207</sup>Para sa mga detalye bahin sa "tanang butang," tan-awa ang "[Pin 21:7](#) *Ang mga mananaug (Ang mga anak sa Dios)*."

## Kapitulo 5

([Pin 5:1-6](#)) Usa ka basahon nga gisilyohan ug 7 ka silyo

[Pin 5:1](#) Ug nakita ko sa tuong kamot niadtong nagalingkod sa trono ang usa ka basahon nga gisulatan sa sulod ug sa likod, gisilyohan sa pito ka mga selyo.

- ☞ [Pin 5:1](#) Ug ako (Juan) nakakita sa iyang tuong kamot ([ang Kordero](#)<sup>G721</sup>) nga naglingkod sa trono (**Dios**) usa ka libro nga gisulat sa sulod ug sa likod, [giselyohan](#) nga adunay pito ka mga selyo.
  - Ang naglingkod sa tuo nga kamot sa Kordero: **Dios** adunay usa ka basahon, gisilyohan sa 7 ka silyo sa tuong kamot Niya.<sup>208</sup>
  - † Ang tibuok balay sa Israel gilansang sa krus **Hesus**, apan **Dios** gihimo ang sama **Hesus** ang duha **Gino** ug **Kristo**,<sup>209</sup> ug ang lalaki<sup>G444</sup>, **Kristo Jesus** naghatag sa iyang kaugalingon nga lukat alang sa tanan, nga igapamatuod sa tukma nga panahon ([1Ti 2:5-6](#)). Si Pablo giordinahan nga usa ka magwawali ug usa ka apostol aron sa pagtudlo sa mga butang nga iyang nasaksihan sa Damasco, nga mao ang kahayag sa Dios gikan sa langit ([Binuhatan 26:16](#)), ngadto sa Hentil nga mga nasod (nga naglakip sa mga Hudiyo nga wala motuo nga ang Diyos nagbanhaw sa mga patay, [Binuhatan 26:8](#)), ug iyang gipanganak sila pinaagi sa ebanghelyo sa **Kristo Jesus**.<sup>210</sup>

- Walay usa nga takus sa pag-abli sa sinelyohan nga basahon

[Pin 5:2](#) Ug nakita ko ang usa ka kusgan nga manolonda nga nagamantala sa makusog nga tingog, Kinsa ang takus sa pag-abli sa basahon,

ug sa paghubad sa mga patik niini?

[Pin 5:3](#) Ug walay tawo sa langit, ni sa yuta (yuta), <sup>G1093</sup>ni ilalom sa yuta (sa yuta), <sup>G1093</sup>

nakahimo sa pag-abli sa basahon, ni sa pagtan-aw niini.

[Pin 5:4](#) Ug ako mihilak pag-ayo, tungod kay walay bisan kinsa nga hingkaplagan nga takus sa pag-abli ug sa pagbasa sa basahon,

ni tan-aw (tan-awa)<sup>G991</sup>niini.

- ☞ [Pin 5:2](#) Unya nakita ko ang usa ka kusgan nga anghel nga nagmantala sa makusog nga tingog, “Kinsa ang angay ablihan [ang libro](#) ug sa pagtangtang niini [mga selyo](#)?”
- ☞ [Pin 5:3](#) Ug walay bisan kinsa sa langit o sa yuta o sa ilalum sa yuta nga makaabli [ang libro](#), o sa pagtan-aw niini.
- ☞ [Pin 5:4](#) Busa mihilak ako pag-ayo, kay walay bisan kinsa nga nakaplagan nga takus sa pag-abli ug pagbasa [ang libro](#) sa pagtan-aw niini.
  - Ang usa nga takus sa pag-abli ug paghubad sa mga selyo sa basahon: Walay bisan kinsa sa langit, sa yuta, ni sa ilalum sa yuta.

- Ang Leon sa tribo ni Juda, ang Gamut ni David sa pag-abli sa 7 sa basahon [selyos](#)

[Pin 5:5](#) Ug ang usa sa mga anciano miingon kanako: Ayaw paghilak; [ang Lion](#)<sup>G3023</sup> sa tribo ni Juda, ang Gamut ni David, nakadaog (nadaog)<sup>G3528</sup> sa pag-abli sa libro, ug sa paghubad sa pito ka mga timri niini.

- ☞ [Pin 5:5](#) Apan usa sa mga anciano miingon kanako (Juan), “Ayaw paghilak. tan-awa, [ang Lion](#) sa [ang tribo ni Juda](#), ang Gamut ni David, nakadaog sa pag-abli [ang libro](#) ug sa pagtangtang sa pito niini (**7**) [mga selyo](#).”

<sup>208</sup>Refer sa [Pin 7:10](#).

<sup>209</sup>Video 12. “Ang kaliwatan ni Jesukristo.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/).

<sup>210</sup>Video 16. “Ang mga Hentil, Tanan nga mga nasod (Si apostol Pablo) 1/10.” [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

➤ **Ang Leon**<sup>G3023</sup>

- **Usa ka batan-ong leon**(Kusog ni **H738**)<sup>H738 H1482</sup>: Ang Juda gihubit ingong “usa ka batan-ong leyon.”  
(**Gen 49:9** *Ang Juda kay sa leon*<sup>H738</sup> *iro*<sup>H1482</sup>: *gikan sa tukbonon, anak ko, misaka ka: siya miduko, siya mihigda ingon sa usa ka leon,*<sup>H738</sup> *ug ingon sa usa ka tigulang nga leon*<sup>H738</sup>; *kinsay mupukaw niya?*)

→ Gikan sa henerasyon sa **Jesukristo**, adunay 14 ka kaliwatan gikan kang Abraham hangtod kang David, 14 ka kaliwatan gikan kang David hangtod sa pagkabihag ngadto sa Babilonya, ug 14 mga kaliwatan gikan sa pagkabihag ngadto sa Babilonia hangtud sa **Hesus**.<sup>211</sup>

→ Ang Gamut ni David: **sa Dios Anak Jesukristo amua Ginoo, gihimo sa kaliwat ni David sumala sa unod (Rom 1:3)**.

→ Ang usa nga takus sa pag-abli ug paghubad sa mga selyo sa basahon: tan-awa **Pin 5:6-8**.

Si Moises ug **Hesus** kaliwat sa dose ka mga tribo sa Israel, apan si Moises gikan sa usa ka Hebreohanon sa tribo ni Levi ug **Hesus** gikan sa tribo ni Juda.<sup>212</sup>

- Bisan pa sa ilang mga kalainan sa tribo, sila adunay parehas nga mga katigulangan: Abraham, Isaac, ug

Jacob.<sup>213</sup>

• **Ang mga Leon**<sup>H744 G3023</sup>

**Ang mga Leon**<sup>H744</sup> (gikan sa **H738**, usa ka tigulang nga leon)<sup>H738</sup>: Ang 12 ka tribo sa Israel nga gilangkoban sa 12 ka anak nga lalaki ni Jacob, maos **sa Dios** Usa ka nasod, ang Israel (**2Sa 7:23**).<sup>214</sup> Tungod kay ang usa sa napulog-duha ka tribo sa Usa ka nasod nga Israel, ang Juda, maoy usa ka batan-ong leyon, ang tigulang nga leyon nga nagtukod ug usa ka mando sa hari” naghawas sa “usa ka hari sa Usa ka nasod nga Israel,” nga mao ang **Kristo**.<sup>215</sup>

(**Dan 6:7** *Ang tanan nga mga presidente sa gingharian, ang mga gobernador, ug ang mga principe, ang mga magtatambag, ug ang mga capitan, nanagsabut sa tingub sa pagtukod sa usa ka harianon (hari)*<sup>H4430</sup> *balaod (decree)*,<sup>H7010</sup> *ug sa paghimo sa usa ka lig-on nga sugo, nga bisan kinsa nga mangayo ug usa ka pangamuyo sa bisan kinsa nga Dios*<sup>H426</sup> *tawo*<sup>H606</sup> *sulod sa traynta ka adlaw, gawas kanimo, Oh hari, siya isalibay ngadto sa langub sa mga leon.*<sup>H744</sup>)

- **Ang GINOO (Yahweh)** nagtumong sa **Kristo** sa NT, ug nagpadala Siya og mga leyon<sup>H738</sup> niadtong wala mahadlok kaniya (**2Ha 17:25**). Tungod kay si Daniel nahadlok sa Ginoo (**Yahweh**), ang Dios<sup>H426</sup> ni Daniel nga mao ang buhi nga Dios,<sup>H426</sup> nagluwas kang Daniel gikan sa gahom sa mga leon (**Dan 6:26-7**).

(**2Ha 17:25** *Ug mao usab kini sa sinugdan sa ilang pagpuyo didto, nga wala sila mahadlok kang Jehova (Yahweh).*<sup>H3068</sup> *busa ang GINOO (Yahweh)*<sup>H3068</sup> *nagpadala ug mga leyon*<sup>H738</sup> *taliwala kanila, nga mipatay sa uban kanila.)*

- Ang Kordero nga gipatay adunay 7 ka sungay ug 7 ka mata (Ang 7 ka Espiritu sa Dios)

**Pin 5:6** Ug ako mitan-aw, ug, ania karon, sa taliwala sa trono ug sa upat ka mga mananap (nga buhi nga mga binuhat), **G2226**

<sup>211</sup>Video 16. “Ang mga Hentil (Ang misteryo ni Kristo).” [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>212</sup>Gikan sa henerasyon sa **Jesukristo**, adunay 14 ka kaliwatan gikan kang Abraham hangtod kang David, 14 ka kaliwatan gikan kang David hangtod sa

nga gidala ngadto sa Babilonia, ug 14 ka kaliwatan sukad sa pagkabihag ngadto sa Babilonia hangtud **Hesus**.

<sup>213</sup>Video 6. “Ang basahon sa mga kaliwatan gikan kang Adan hangtod kang Jesus.”

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

<sup>214</sup>Ibid. Video 6. “Israel & the sons of Israel.”

<sup>215</sup>Video 38. “Ang paglansang sa krus ni Jesus.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/).

ug sa taliwala sa mga anciano, <sup>G4245</sup>mibarog **usa ka Kordero**(arnion)<sup>G721</sup>ingon nga kini gipatay, nga adunay pito ka sungay ug pito ka mata, nga mao ang pito ka Espiritu sa Dios nga gipadala sa tibuok yuta (sa yuta).<sup>G1093</sup>

- ☞ **Pin 5:6** Ug mitan-aw ako, ug ania karon, sa taliwala sa trono ug sa upat (4) ka buhing mga binuhat, ug sa taliwala sa mga anciano, mitindog **usa ka Kordero** (arnion)<sup>G721</sup>ingon nga kini gipatay, adunay pito (7) ka sungay ug pito (7) ka mata, nga mao ang pito (7) ka Espiritu sa Dios nga gipadala sa tibuok yuta.

➤ **Ang karnero**(amnos)<sup>G286</sup> & **Ang Kordero**(arnion)<sup>G721</sup>

- Kamo walay lebadura alang sa **Kristo**ang atong Paskuwa gihalad alang kanato (**1Co 5:7**), ug sa ingonrgitubos sa bililhong dugo sa **Kristo**, sama sa nating karnero<sup>G286</sup>walay buling ug walay buling (**1Pe 1:19**).

→ Hesus mao **ang karnero**(**H7716**, **śē**) sa **Dios**, nga gihalad ingon nga halad-nga-sinunog gikan sa

**sa** ang sinugdanan sa kalibutan (**Gen 22:7**, **Juan 1:29**), mianhi pag-usab aron sa pagkuha sa sala sa Ginoo

kalibutan ug gipatay ingon **usa ka karnero**(**G286**, amnos, **Juan 1:29**) nga mobalik pag-usab isip usa ka paghari **Kordero** (**G721**, arnion, **Pin 5:6**).

**Dios** naghimo sa mao usab nga **Hesus**, nga inyong gilansang sa krus, silang duha **Ginoo** ug **Kristo** (**Binuhatan 2:36**). Buot ipasabot, **ang karnero**(amnos)<sup>G286</sup> **sa Ginoo**(**Hesus**, **Juan 1:36**), nga gihalad ingong halad-nga-sinunog, nahimong **ang Ginoo**(**Yahweh**)<sup>H3068</sup> **Dios** sa tanang unod,<sup>216</sup> kinsa nahimong **usa ka Kordero**(arnion)<sup>G721</sup> nga nagatindog sa tunga sang trono kag sang apat ka sapat sa tunga sang mga tigulang, nga may pito ka sungay kag pito ka mata, nga amo ang pito ka Espiritu sang **Dios** gipadala ngadto sa tibuok yuta, <sup>G1093</sup> **Pin 5:6**).

**(Ang 7 ka espiritu sa Ginoo)**

**Isa 11:1** Ug adunay mogula nga usa ka sungkod gikan sa punoan ni Jesse, ug usa ka Sanga motubo gikan sa iyang mga gamut:

**Isa 11:2** Ug ang espiritu sa **ang Ginoo**(**Yahweh**)<sup>H3068</sup> magapabilin diha kaniya, ang espiritu sa **kaalam** ug pagsabut, ang espiritu sa tambag ug kusog, ang espiritu sa kahibaloug sa kahadlok sa **ang Ginoo**(**Yahweh**),<sup>H3068</sup>

**Isa 11:3** Ug maghimo kaniya nga dali nga pagsabut<sup>H7306</sup> sa kahadlok sa **ang Ginoo**(**Yahweh**)<sup>H3068</sup>: ug dili siya maghukom subay sa panan-aw sa iyang mga mata, ni pagbadlong sumala sa nadungog sa iyang mga igdulungog.

- **Ang anak** ni Jesse mao si David (**1Sa 17:12**), ug ang gamot ni David mao **sa Dios Anak, Jesukristo amua Ginoo**, nga adunay 7 ka Espiritu sa **Dios**(ang espiritu sa kaalam, salabutan, tambag, kusog, kahibalo, ug ang pagkahadlok kang Jehova, ug ang espiritu ni Jehova) mikunsad kaniya kansang kalipay anaa sa pagkahadlok kang Jehova, nga gipadala ngadto sa tibook nga yuta. Si Daniel, nga nahadlok kang Jehova, adunay usa ka labaw nga espiritu (ang 7 ka espiritu sa Ginoo) diha kaniya, busa siya gipalabi labaw sa mga presidente ug mga principe, ug ang hari nagbutang kaniya sa ibabaw sa tibook gingharian. **Dan 6:3**) ug naluwas siya gikan sa lungib sa mga leon (**Dan 6:27**).

<sup>216</sup>Video 6. "Ang GINOO (mahimong) Diyos."

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).



- Sa pagkonsiderar niana **ang rhema** gisulti nang daan pinaagi sa balaang mga propeta ug sa sugo sa **ang Ginoo** ug **Manluluwas** gisulti sa mga apostoles, **Si Jhn 1:1** "Sa sinugdan mao ang mga logo, ug ang mga logo mao *uban sa Dios, ug ang logo mao ang Dios*" gihubad pag-usab ingon sa mosunod:

→ Sa sinugdan mao **ang mga logo**, ug **ang mga logo** (ang paghalad sa **ang karnero** (amnos), <sup>G286</sup> nga nagdan-ag sa ngitngit nga dapit) uban **Dios**, ug **ang mga logo mao Dios**. Sa diha nga ang adlaw mobanagbanag sa kangitngit sa kagabhion (ang mga gipatay sa **ang Kordero** (arnion) <sup>G721</sup>), ang kahayag sa **Dios** mitungha sa inyong mga kasingkasing ug naghatag kahayag sa kandila sa **ang Kordero** (arnion) sa inyong mga kasingkasing ug sa himaya sa **Dios** mogaan (**Pin 21:23**).

Unya, mahinumdom ka **ang rhema** nga gipamulong pinaagi sa balaan nga mga propeta, ug sa mga sugo sa **ang Ginoo** (kyrios) <sup>G2962</sup> ug **Manluluwas**, nga gisulti sa mga apostoles (**2Pe 3:2**).

Busa, kita kinahanglan nga motubo diha sa grasya, ug sa kahibalo sa atong **Ginoo** ug **Manluluwas nga si Jesukristo**.

- Kaniya ang himaya karon ug sa kahangturan. Amen (**2Pe 3:18**).<sup>217</sup>

→ **Ang Kordero** (arnion) <sup>G721</sup> mao ang **Ginoo** ug **Manluluwas Jesukristo (Dios)**.<sup>218</sup>

**(Pin 5:7-14)** Ang Balaan nga mga santos (ang mga natulog pinaagi ni Jesus diha kang Kristo) gihimo nga mga hari ug mga pari ngadto sa Dios

**Pin 5:7** Ug siya miadto ug mikuha (midawat) <sup>G2983</sup> ang librogikan sa tuong kamot niadtong naglingkod sa trono.

☞ **Pin 5:7** Unya Siya (**ang Kordero**) niabot ug nakadawat sa basahon gikan sa tuong kamot niadtong naglingkod sa trono (**Dios**).

- **Ang Kordero** (arnion) <sup>G721</sup> niabot ug nakadawat **ang librogikan** sa tuo nga kamot sa **Dios** nga naglingkod sa trono.

- Ang 4 ka buhing linalang ug ang 24 ka tigulang adunay mga pag-ampo sa balaang mga santos (usa ka alpa ug bulawan nga mga panaksan nga puno sa insenso)

**Pin 5:8** Ug sa diha nga siya mikuha (midawat) <sup>G2983</sup> ang libro, ang upat ka mananap (buhi nga mga linalang) <sup>G2226</sup> ug ang kaluhaan ug upat ka mga anciano mihapa sa atubangan sa Cordero (arnion), <sup>G721</sup> nga ang matag-usa kanila adunay mga alpa, ug mga panaksan nga bulawan nga puno sa mga baho, <sup>G2368</sup> nga mao ang mga pag-ampo sa mga santos (balaan nga mga santos).<sup>G40</sup>

☞ **Pin 5:8** Karon sa dihang gikuha na Niya **ang libro**, ang 4 ka buhing binuhat ug ang 24 ka mga anciano nanghapa sa atubangan **ang Kordero**, ang tagsatagsa may alpa, ug bulawan nga panaksan nga puno sa incienso, nga mao ang mga pag-ampo ni **ang Balaan nga mga santos**.

- Kanus-a **ang Kordero** (arnion) <sup>G721</sup> nakadawat sa basahon, ang 4 ka buhing linalang ug 24 ka anciano, ang matag usa adunay mga pag-ampo sa **ang Balaan nga mga santos** (mga alpa ug bulawan nga mga panaksan nga puno sa mga baho) nahulog kaniadto **ang Kordero** (arnion) <sup>G721</sup> o **ang Ginoo** <sup>219</sup> **Dios** <sup>220</sup> (**Pin 5:6**).

- Ang Balaan nga mga santos (ang mga natulog pinaagi ni Jesus diha kang Kristo) gihimo nga mga hari ug mga pari sa Dios

<sup>217</sup>Nakuha gikan sa **Pin 3:14**, o tan-awa ang Video 44. "Ang tagna sa kasulatan (2 Pedro 1) 2/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>218</sup>Refer sa **Pin 3:12**.

<sup>219</sup>Gawas kon espesipiko, ang Ginoo (kyrios, Strong's G2962) nagtumong sa "Ginoo" nga walay espesipikong numero sa Strong.

<sup>220</sup>Gawas kon gipiho, ang Diyos (theos, Strong's G2316) nagtumong sa "Dios" nga walay espesipikong numero sa Kusog.

[Pin 5:9](#)Ug nanag-awit sila ug usa ka bag-ong alawiton, nga nagaingon: Takus ikaw sa pagkuha sa basahon, ug sa pag-abli sa mga patik niini;

kay ikaw gipatay, ug gitubos mo kami ngadto sa Dios pinaagi sa imong dugo  
gikan sa matag kaliwat (tribo), [G5443](#)ug dila, [G1100](#)ug mga tawo, [G2992](#)ug nasud (Gentil nga mga nasud, singular) [G1484](#)

[Pin 5:10](#)Ug gihimo mo kami nga mga hari alang sa among Dios [G935](#)ug mga pari: [G2409](#)ug kita maghari sa yuta (sa yuta). [G1093](#)

☞ [Pin 5:9](#)Ug sila (24 ka elder) miawit ug bag-ong awit, nga nag-ingon:

“Takus ka nga kuhaon [ang libro](#), Ug sa pag-abli niini [mga selyo](#);  
Kay ikaw gipatay, ug gitubos mo kami [Dios](#) pinaagi sa imong dugo  
gikan sa matag [tribo](#) ug pinulongan ug katawhan ug nasod (singular nga porma).”

→ Ang 4 ka buhing linalang ug ang 24 ka tigulang miawit ug bag-ong awit sa mga pag-ampo ni [ang balaan nga mga santos](#) (mga  
nga nangatulong pinaagi ni Jesus diha kang Kristo, nag-ingon, [ang Kordero](#) gipatay sa [tubson](#) “[ang Balaan nga mga santos](#)” sa Diyos  
pinaagi sa [Iyang dugo](#) gikan sa matag tribo, pinulongan, katawhan, ug nasod.

-[Kristo](#) nahimong unang mga [bungahuman](#) Siya nabanhaw gikan sa mga patay, nga nangatulong [Hesus](#) ([1Te 4:14](#)).<sup>221</sup>

→ [Ang Balaan nga mga santos](#) (kadtong nangatulong pinaagi ni Jesus diha kang Kristo) gihimong mga hari ug mga pari ngadto sa Diyos ug maghari yuta sulod sa 1,000 ka tuig.<sup>222</sup>

☞ [Pin 5:10](#)Ug naghimo kanato [mga hari](#) ug [mga pari](#) sa “among [Dios](#)”; Ug kita maghari sa yuta.”

→ Ang mga pag-ampo sa [balaan nga mga santos](#) tawgon ang Usa nga naglingkod sa trono ingong “[amon Dios](#).”

(Ikaw diay [gitubos](#))

[1Pe 1:18](#) Tungod kay kamo nasayud niana

[kamo walag gitubos](#) [G3084](#) uban sa madunot nga mga butang, sama sa plata ug bulawan, gikan sa inyong kawang nga paggawi nga nadawat pinaagi sa tradisyon gikan sa inyong mga amahan;

[1Pe 1:19](#) Apan uban sa bilihong dugo sa [Kristo](#), ingon sa [usa ka karnero](#) (amnos), [G286](#)

[walay buling ug walay buling](#):

[1Pe 1:20](#) Nga sa pagkatinuod gikatagana nang daan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, apan gipadayag niining kataposang mga panahon alang kaninyo,

[1Pe 1:21](#) Nga pinaagi kaniya mitoo sa Dios, nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, ug mihatag kaniya sa himaya; aron ang imong pagtoo ug paglaum maanaa sa Dios

[1Pe 1:22](#) Tungod kay kamo miputli sa inyong mga kalag sa pagsunod sa kamatuoran pinaagi sa Espiritu

alang sa tiunay nga gugma sa mga igsoon, bantayi nga maghigugmaay kamo ang usa sa usa uban ang putli nga kasingkasing sa mainiton gayud.

[1Pe 1:23](#) Natawo pag-usab, dili sa madunot nga binhi, kondili sa dili madunot, pinaagi sa pulong ([mga logo](#)) [G3056](#) sa Ginoo, nga buhi ug nagapadayon sa walay katapusan.

[1Pe 1:24](#) Kay ang tanang unod sama sa balili, ug ang tanang himaya sa tawo sama sa bulak sa balili. Ang balili malaya, ug ang bulak niini malaya.

[1Pe 1:25](#) Apan ang pulong ([rhema](#)) [G4487](#) sa Ginoo [G2962](#) nagapadayon sa walay katapusan.

Ug kini mao ang pulong ([rhema](#)) [G4487](#) nga pinaagi sa ebanghelyo ginawali nganha kaninyo.

<sup>221</sup>I-refer sa “Ang han-ay sa pagkabanhaw diha kang Kristo” gikan sa kapitulo 7.

<sup>222</sup>Tan-awa ang “[Ang pagsugod sa 1,000 ka tuig nga paghari ni Kristo] Sa tanaman sa Eden” sa kapitulo 19 .

- **Usa ka laking karnero**<sup>H352</sup> → **usa ka karnero**(*Hesus*)<sup>G286</sup> → **usa ka Kordero**(arnion)<sup>G721</sup>(*o Kristo*)<sup>223</sup>(**Ginoo** ug Manluluwas nga si Jesukristo) → **Dios Labing Gamhanan**

Ikawwala gitubos pinaagi sa madunot nga mga butang nga gihatag sa inyong mga amahan, kondili pinaagi sa kanhing dugo ni **Kristo**, ingon sa **usa ka karnero**(amnos)<sup>G286</sup> walay buling ug buling, o ang mga logo, nga gitanyag sa sinugdan ug uban pa **Dios**, ug kaniadto **Dios**. Kininating **karnero**(amnos)<sup>G286</sup> gi-orden nang daan kaniadto **ang pundasyon sa kalibutan**, ug usa ka pakigsaad tali sa **Dios** (*'ēlōhīm*) ug si Abraham gipamatud-an ni **Dios**<sup>G2316</sup> sa **Kristo**.<sup>G1519</sup><sup>224</sup>

Kininating **karnero**(amnos)<sup>G286</sup> gipadayag niining katapusan nga mga panahon alang kaninyo, ingon **ang Kordero**(arnion)<sup>G721</sup> **ang Ginoo** ug Manluluwas nga si Jesukristo, **Dios Labing Gamhanan**. Pinaagi kaniya, mituo ka **Dios**, nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay ug naghatag kaniya ug himaya, aron ang inyong pagtoo ug paglaum maanaa **Dios**.

- Kini gipatay **Kordero**(arnion),<sup>G721</sup> WHO mitubos kanato sa **Dios** pinaagi sa Iyang dugo gikan sa matag tribo, pinulongan, katawhan, ug Hentil nga nasud, takus nga modawat **ang libro**(gikan sa **Dios**) ug sa **pag-abli niini mga selyo**, ug Iyang gihimo sila alang kanato **Dios**, mga hari ug mga pari aron sila maghari sa yuta.
- **Melchizedek**, ang pari sa kahitas-an'**el**, mao ang usa ka figural nga representasyon sa usa ka halangdon nga labaw nga pari nga miagi ngadto sa langit, **Hesus ang Anak sa Dios**(*Heb 4:14*), ug kini **Hesus**, kinsa ni **Jesukristo, ang Ginoo**<sup>G2962</sup> amua **Dios**, nahimong pangulong pari<sup>G749</sup> sumala sa han-ay ni Melquisedec (*Heb 6:20*). “Kamo usab, ingon nga buhi nga mga bato, ginatukod nga usa ka espirituhanon nga balay, usa ka balaan nga pagkasacerdote (gikan sa Stong's *G2407 & G2409*),<sup>G2406</sup> sa paghalad ug espirituhanong mga halad, madawat sa **Dios** pinaagi sa **Jesukristo**“ (*1Pe 2:5*).

Busa, kamo usa ka pinili nga kaliwatan, usa ka harianong pagkasacerdote,<sup>G2406</sup> usa ka balaan<sup>G40</sup> nasud, gipalit nga kabtangan; aron igapadayag ninyo ang mga pagdayeg kaniya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa Iyang kahibulongan **Kahayag**<sup>G5457</sup> (*1Pe 2:9*).

→ Kaniadto dili ka mga tawo sa **Dios**, apan karon kamo ang katawhan sa **Dios**;

→ Wala kamo makadawat ug kaluoy, apan karon nakadawat na kamo **kaluoy**.

→ Gihimo kamong mga hari ug mga pari sa “imo **Dios**”, ug magahari sa yuta.<sup>225</sup>

- Ang gidaghanon sa mga anghel libot sa trono

**Pin 5:11** Ug ako mitan-aw, ug ako nakadungog sa tingog sa daghan nga mga anghel libot sa trono ug ang mga mananap (buhi nga linalang)<sup>G2226</sup> ug ang mga anciano: ug daghan sila **napulolibo**<sup>G3461</sup> mga panahon **napulo ka libo**,<sup>G3461</sup> ug **liboan**<sup>G5505</sup> **saliboan**,<sup>G5505</sup>

**Pin 5:11** Unya mitan-aw ako, ug nadungog ko ang tingog sa daghang mga manolonda libot sa trono, ang buhi nga mga binuhat, ug ang mga tigulang; ug ang ilang gidaghanon maoy 10,000, 10,000, ug 1,000, 1,000.

- **Napulolibo (10,000)**<sup>G3461</sup> & **Usa ka libo**<sup>G5505</sup>  
*Heb 12:22* Apan kamo miabut sa bukid sa Sion, ug ngadto sa siyudad sa mga buhi **Dios**, ang langitnong Jerusalem, ug sa dili maihap nga kompanya (**napulo ka libo**)<sup>G3461</sup> sa mga anghel,  
*Jde 1:14* Ug si Enoch usab, ang ikapito gikan kang Adan,<sup>G76</sup> nanagna mahitungod niini, nga nagaingon, *Tan-awa, ang Ginoo*<sup>G2962</sup> moabut uban **napulo ka libo**<sup>G3461</sup> sa iyang mga santos (balaan),<sup>G40</sup>

<sup>223</sup>Kasulatan *1Pe 1:19*.

<sup>224</sup>Refer sa *Pin 4:8*.

<sup>225</sup>Tan-awa ang "*Pin 20:4* Ang 144,000 ug ang Dakong Kasakitan nga mga santos nga maghari uban ni Kristo sulod sa 1,000 ka tuig."

- **Ang gidaghanon sa mga anghel: 10,000s**

→ Ang gidaghanon sa mga anghel sa Bukid sa Sion sa siyudad sa mga buhi Dios, ang langitnong

Jerusalem,

mao ang **10,000s**.

(Ang gidaghanon sa mga anghel, buhing mga linalang, ug mga katigulangan nga naglibot sa

trono sa

ang Kordero ug ang Dios girepresentahan sa mga yunit sa 10,000)<sup>226</sup>

Sal 68:16 Ngano nga nagluksolukso kamo, kamong mga hatag-as nga bungtod (bukid)<sup>H2022</sup>? kini ang bungtod (bukid)<sup>H2022</sup>

nga Dios (**'ēlōhīm**)<sup>H430</sup> gustong mopuyo; oo, ang Ginoo (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> magapuyo niini sa walay katapusan.

Sal 68:17 Ang mga karwahe sa Ginoo (**'ēlōhīm**)<sup>H430</sup> baynte ka libo (**napulo ka libo**),<sup>H7239</sup>

bisan liboan<sup>H505</sup> sa mga anghel: ang Ginoo (**'ādōnāy**)<sup>H136</sup> anaa sa taliwala nila, sama sa Sinai, sa balaan<sup>H6944</sup> dapit.

- **Ang mga karwahe sa Diyos: 10,000**

→ Dios (**'ēlōhīm**) nangandoy nga mopuyo sa Bukid sa Sion diin ang GINOO (**Yahweh**) nagapuyo sa walay katapusan.

Ang mga karwahe sa Dios (**'ēlōhīm**)<sup>H430</sup> mga **10,000s**,<sup>H7239</sup> ug mga anghel **1,000s**<sup>H505</sup>: ang Ginoo (**'ādōnāy**)<sup>H136</sup> anaa sa taliwala nila.

→ Ang Ginoo nagapuyo sa Bukid sa Sion uban sa tanang mga anak sa Israel nga gitubos gikan sa

ang yuta (**1,000s** sa mga anghel). Ang Ginoo uban sa mga karwahe sa Dios (**10,000s**) nga naglibot sa trono sa ang Kordero ug Dios.

→ Ang gidaghanon sa mga anghel (10,000s) ug ang mga karo sa Diyos (10,000s) naglibot mahitungod sa trono sa Kordero ug sa Diyos gipahayag sa square units sa 10,000, nga mao ang **100,000,000** (**10,000x10,000**).

➤ Ang gidaghanon sa mga anghel sa bukid sa Zion, ang langitnong Jerusalem (sa mga yunit sa **10,000s**), mao ang gidaghanon sa mga anghel nga naglibot sa trono sa Kordero ug sa Diyos (**10,000s**) uban sa mga karwahe sa Dios (**10,000s**). Ang Ginoo nagpuyo sa Bukid sa Zion uban sa ang tanan nga mga anak sa Israel gitubos gikan sa yuta (**1,000s**). Tungod kay ang Dios nagtinguha sa pagpuyo uban sa tanan Niyang katawhan, lyang buhian ang mga anghel aron makig-away sa **Dios** mga tawo;

→ "Ako (Dios) magapuyo diha kanila, ug magalakaw diha kanila; ug ako mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan."<sup>227</sup>

- Takus ang Cordero nga gipatay

Pin 5:12 Pag-ingon sa kusog (maayo)<sup>G3173</sup> tingog, Takus ang Kordero (arnion)<sup>G721</sup> nga gipatay modawat gahum<sup>G1411</sup> ug bahandi,<sup>G4149</sup> ug kaalam,<sup>G4678</sup> ug kusog,<sup>G2479</sup> ug dungog,<sup>G5092</sup> ug himaya,<sup>G1391</sup> ug panalangin.<sup>G2129</sup>

☞ Pin 5:12 Nga nagaingon sa dakung tingog, Takus ang Kordero kinsa gipatay sa pagdawat sa gahum, ug mga bahandi, ug kaalam, ug kusog, ug dungog, ug himaya, ug panalangin.

<sup>226</sup>Tan-awa ang "Ang kamahinungdanon sa numero 12, 1,000, & 10,000 sa Bibliya" gikan sa (Pin 7:4-8).

<sup>227</sup> 2Co 6:16, o maghisgot sa "Pin 9:13-21) Ang ikaunom nga anghel mipatingoq sa trumpeta (Ang ika-2 nga utang)."

- “Takos**ang Kordero**<sup>G721</sup> nga gipatay aron makadawat og gahum, ug mga bahandi, ug kaalam, ug kusog, ug dungog, ug himaya, ug panalangin.”<sup>228</sup>

- Ang trono sa Dios ug sa Kordero (ang tanan nga mga binuhat sa langit ug sa yuta nagsimba sa Dios ug sa Cordero)

**Pin 5:13** Ug ang matag binuhat nga anaa sa langit, ug sa yuta (sa yuta),<sup>G1093</sup> ug sa ilawom sa yuta (sa yuta),<sup>G1093</sup> ug ang anaa sa dagat, ug ang tanan nga anaa kanila, nakadungog ako nga nagaingon, **Panalangin**, ug dungog, ug himaya, ug gahum (pagmando),<sup>G2904</sup> alang kaniya nga nagalingkod sa trono, ug ngadto sa Cordero<sup>G721</sup> hangtod sa kahangtoran.

**Pin 5:14** Ug ang upat ka mananap (buhi nga mga binuhat)<sup>G2226</sup> miingon, Amen.  
Ug ang kaluhaan ug upat ka mga anciano<sup>G4245</sup> mihapa ug misimba kaniya nga buhi hangtod sa kahangtoran.

☞ **Pin 5:13** Ug ang tanan nga binuhat nga anaa sa langit ug sa yuta ug sa ilalum sa yuta, ug ingon sa naa sa<sup>G1909</sup> **ang dagat**, ug ang tanan nga anaa kanila, nakadungog ako (Juan) nga nag-ingon, **Panalangin**, ug dungog, ug himaya, ug dominio, ngadto Kaniya nga naglingkod sa trono (**Dios**), ug ngadto**ang Kordero** hangtod sa kahangtoran.

☞ **Pin 5:14** Unya ang upat (4) ka buhing binuhat miingon, “**Amen!**”  
Ug ang kaluhaan ug upat (24) ka mga anciano mihapa ug misimba Kaniya nga buhi hangtud sa kahangturan.

→ Ang matag binuhat sa**langit** ug sa**ang kalibutan (sa yuta, ilalom sa yuta, ug sa dagat)** nag-ingon  
“Dalaygon, dungog, himaya, ug kamandoan ngadto sa Dios nga nagalingkod sa trono, ug ngadto sa Cordero.”

<sup>228</sup>Para sa mga detalye sa “Power,” tan-awa ang video 26, “The Lord’s Passover (The New Testament),” video 27, “(Flesh, Soul, & Spirit) Salmo 23,” video 35, “(Apostles) Disciples with Power and Awtoridad,” video 39, “The first Adan & The last Adan,” video 40, “4. Pentecostes,” video 43, “(Spirit-led) The sons of God,” ug video 49, “The Journey of Salvation”).

## Kapitulo 6

([Pin 6:1-2](#)) Ang pag-abli sa unang selyo (usa ka puti nga kabayo, usa ka pana ug usa ka korona)

[Pin 6:1](#) Ug akong nakita sa dihang ang Kordero (arnion)<sup>G721</sup> giablihan ang usa sa mga selyo,<sup>G4973</sup> ug nakadungog ko, sama sa kasaba sa dalugdog, usa sa upat mga mananap (buhing linalang)<sup>G2226</sup> nga nagaingon, Umari ka ug tan-awa.

☞ [Pin 6:1](#) Karon nakita nako kung kanus-a **ang Kordero** giablihan ang usa sa mga selyo; ug nadungog ko ang usa sa upat (4) ka buhing binuhat nga nag-ingon sa tingog sama sa dalugdog, "Umari ka ug tan-awa."

➤ Kinsa ang nagbukas sa mga selyo?

- **Ang Kordero** (arnion)<sup>G721</sup> nagbukas sa pito ka mga selyo. **Hesus**, nga gihalad ingong halad-nga-sinunog ingong **usa ka laking karnero** ('ayil, [Gen 22:13](#)),<sup>H352</sup> mianhi niining kalibutana ingon **usa ka karnero** (amnos)<sup>G286</sup> sa **Dios** ([Juan 1:29](#)) ug nahimong **usa ka Kordero** (arnion)<sup>G721</sup> (o **Kristo**, [1Pe 1:19](#)) ug gipadayag niining kataposang mga panahon alang kanato, ingon **ang Ginoo** ug Manluluwas nga si Jesukristo (**Dios**) **Labing Gamhanan** ([1Pe 1:20](#)).<sup>229</sup>

→ Usa sa upat ka buhing linalang miingon, "Dali ug tan-awa."

→ Ang Gamut ni David mao ang **sa Dios** Anak **Jesukristo** amua **Ginoo** nga gikan sa kaliwat ni David sumala sa ang unod ([Pin 5:5](#), [Rom 1:3](#)). Ang nakadaog sa pag-abli **ang libro**, ug aron mawala kini mao ang **pito (7) mga selyo** mao ang **ang Kordero** (arnion),<sup>G721</sup> **ang Leon sa tribo ni Juda**, Ang Gamut ni David, nga

mao

**sa Dios** Anak **Jesukristo** amua **Ginoo** ([Pin 5:5](#), [Rom 1:3](#)).

- Usa ka puti nga kabayo ug usa ka pana (gihatagan ug korona)

[Pin 6:2](#) Ug nakita ko, ug ania karon, usa ka puti<sup>G3022</sup> kabayo: ug ang naglingkod sa ibabaw niya may usa ka pana; ug korona (**στέφανος**, stephanos)<sup>G4735</sup> gihatag kaniya: ug milakaw siya nga nagmadaugon,<sup>G3528</sup> ug sa pagbuntog.<sup>G3528</sup>

☞ [Pin 6:2](#) Ug mitan-aw ako, ug tan-awa, **usa ka puti kabayo**. Siya nga naglingkod niini adunay **usa ka pana**; ug **usa ka korona** gihatag kaniya, ug siya migula nga nagmadaugon ug aron sa pagdaug.

➤ Unsa ang kabayo?

- **Ang kabayo** giandam alang sa adlaw sa gubat, ug ang kaluwasan kay sa **ang Ginoo (Yahweh)**.<sup>H3068</sup> [Pro 21:31](#) Ang kabayo<sup>H5483</sup> giandam batok sa adlaw sa gubat (gubat).<sup>H4421</sup> apan kaluwasan (kaluwasan)<sup>H8668</sup> kay sa **ang Ginoo (Yahweh)**.<sup>H3068</sup>

➤ Kinsa gihatag **ang korona** (**στέφανος**, stephanos)<sup>G4735</sup> ug unsa nga matang sa korona kadto?

- [Mat 27:29](#) Ug sa diha nga sila nagsalapid sa usa ka korona (**στέφανος**, stephanos)<sup>G4735</sup> sa mga tunok, gibutang nila kini sa iyang (**Hesus**)' ulo, ug usa ka bagakay sa iyang tuong kamot: ug sila nagluhod sa atubangan niya, ug nagbiaybiay kaniya, nga nagaingon, Maghimaya ka, Hari sa mga Judio!
  - **Hesus**, ang Hari sa mga Judio, nagsul-ob **ang korona** (stephanos) sa mga tunok.
  - **Hesus** mao ang Hari sa mga Judio, ang Anak sa Dios, ug **Kristo**, kini nga Hari sa mga Judio, mao ang hari sa Israel.<sup>230</sup>

([Juan 19:5](#)) Unya niabot **Hesus** unahan, nagsul-ob **ang korona** (**στέφανος**, stephanos)<sup>G4735</sup> sa mga tunok, ug

ang purpura nga kupo. Ug si Pilato miingon kanila: Tan-awa ang tawo!<sup>G444</sup>

<sup>229</sup>Video 13. "Ang pulong (logos & rhema." [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/). Mahitungod sa "Dali ug tan-awa," tan-awa ang video 15, "Jesus of Nazareth & Jesus Christ of Nazareth."

[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/).

<sup>230</sup>Video 38. "Ang paglansang sa krus ni Jesus."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/).

→ **Ang mga mananaugmga ang koronasa pagmaya**alang sa mga apostoles (ang mga apostoles sa **ang Ginoo** ug **Manluluwas**, [2Pe 3:2](#)),<sup>231</sup> sa presensya sa atong **Ginoong Jesukristo** sa Iyang pag-abot.  
[1Te 2:19](#) *Kay unsa man ang among paglaum, o kalipay, o purongpurong (στέφανος, stephanos)<sup>G4735</sup> sa pagmaya?*

*Dili ba bisan kamo sa atubangan sa among? **Ginoong Jesukristo** sa iyang pag-abot?*  
[Fl 4:1](#) *Busa, mga igsoon ko nga mga hinigugma ug gipangandoy, akong kalipay ug korona (στέφανος, stephanos)<sup>G4735</sup> busa barog dayon **ang Ginoo**, akong minahal nga hinigugma.*  
[1Te 3:13](#) *Hangtod sa katapusan siya (**ang Ginoo**) aron mapalig-on ang inyong mga kasingkasing nga dili mabasol diha sa pagkabalaan atubangan sa Dios, bisan ang atong Amahan, sa pag-abot sa atong **Ginoong Jesukristo** uban sa tanan niyang mga santos.*

➤ Kinsa ang naglingkod **puti nga kabayo**?

- **Siya nga nagsakay sa puti nga kabayo:** Ang anghel sa **ang Ginoo**.

- **Ang anghel sa ang Ginoo** (Yahweh),<sup>H3068</sup> kinsa ni **ang Ginoo** ('ădōnāy)<sup>H136</sup> **DIOS** (y<sup>h</sup>ōvâ)<sup>H3069</sup> ([Huk 6:22](#)), atubangan sa Ginoo (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> ([2Sa 7:18](#)).<sup>232</sup>

→ Kini nga anghel sa **ang Ginoo** (Yahweh) nagdala **ang rhema** sa Ginoo ('ădōnāy)<sup>H136</sup> **DIOS** (y<sup>h</sup>ōvâ),<sup>H3069</sup> nga mao ang **Dios** ('ēlōhîm)<sup>H430</sup> kinsay tinuod ([2Sa 7:28](#)).

→ **Ang rhema** gitago hangtud nga kamo motoo nga ang Anak sa tawo gitugyan ngadto sa mga kamot sa **mga lalaki**.<sup>233</sup> Sa laing pagkasulti, **ang rhema** kabubut-on magpakita sa mga nagatoo **Hesus** ingon **ang Anak sa Dios**.

➤ **Unsa ang usa ka pana?**

- [Gen 9:13](#) *Gibutang ko ang akong pana<sup>H7198</sup> sa panganod,<sup>H6051</sup> ug kini mahimo nga usa ka timaan sa usa ka tugon tali kanako ug sa yuta.*

→ **Usa ka pana:** Usa ka timaan sa usa ka pakigsaad tali sa Dios ug sa yuta, ug ang Hebreohanong termino alang sa pana ([H7198](#)) nagpasabot sa pagpana sa usa ka pana sa gubat" ug sa ingon nagtumong sa "magpapamana" nga "naigo sa marka."

Ang "usa ka pana" adunay simbolikong kahulogan sa "**Pagkamatarong sa Diyos**," ug ang kahulogan sa "**naigo sa marka**" mao ang mosunod:

→ "**Ang Espiritu** (ang magpapana) sa **selyo** (naigo) **ang balaan nga mga santos** (ang marka)".<sup>234</sup>

([Sal 76:3](#) *Didto (sa Sion) gibali niya ang mga udyong<sup>H7565</sup> sa pana,<sup>H7198</sup> ang taming, ug **ang espada**,<sup>H2719</sup> ug ang gubat.*)

- **Ang simbolikong ilhanan sa "pana" - ang koneksyon sa Bibliya tali sa "sala" ug "ang bangis nga kamatayon ni Jesus sa krus."**

[Gen 9:13](#) ako (**Dios**) itakda ang akong **pana** (נֶפֶשׁ, pana alang sa qubat, **mga mananagat, mga magpapana**)<sup>H7198</sup> sa panganod,

ug kini mahimong usa ka timaan sa usa ka pakigsaad tali kanako (**Dios**) ug **ang kalibutan**.

<sup>231</sup>Video 44, "Ang tagna sa kasulatan (2 Pedro 1) 2/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>232</sup>Nakuha gikan sa [Pin 4:8](#)

<sup>233</sup>Video 25. "Usa ka lisud nga panultihon (Ang mga logo) 1/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).

<sup>234</sup>Video 21. "Covenant, outward Circumcision, internal Circumcision." [www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-covenant-outward-circumcision-inward-circumcision/](http://www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-covenant-outward-circumcision-inward-circumcision/).



→Ang Hebreohanong termino alang sa **pana** (Kusog ni [H7198](#)) nagpasabot nga "pagpana sa usa ka pana sa gubat" ug sa ingon nagtumong sa

**mga magpapana.**" Ang termino nga "sala" naggikan sa Hebreohanong pinulongan, "hātā", Strong's [H2398](#), " buot pasabot

"**mingawon sa marka**, naghigot sa **usa ka magpapana.**"

- Kaya nga, "**sala**" mahimong ipasabot nga "**ang magpapana nga nasipyat sa iyang marka**" o "kadong dili ma-sealed ni

**ang Espiritu tungod sa ilang mga sala.**"

-[Gen 44:32](#) nagsaysay og istorya ni Jose ug sa iyang mga igsoong lalaki: Samtang si Jose mao ang gobernador sa Ehipto, iyang gibutang a

plak nga kopa sa sako ni Benjamin sa pagsulay sa pagpugong kang Benjamin, kinsa giakusahan nga

kawatan

([Gen 44:1-17](#)). Unya si Juda mihangyo kang Jose nga siya "pas-anon sa sala (sala, hātā)" alang sa iyang

kamanghoran

igsoon, Benjamin ([Gen 44:32](#)). Dinhi, **sala** (hātā', [H2398](#)), gihubad ingon **aron mabasol**:

→"Kon dili ko siya dad-on nganha kanimo, nan ako ang 'abagon (hātā)' sa akong amahan hangtod sa kahangtoran" ([Gen 43:9](#)).

- [1 Pedro](#) nagpamatuod nga kini atong **Kristo** kinsa 'nagpas-an sa pagbasol (o sala)' pinaagi sa pagpakamatay sa krus aron kita

(**ang mga magtutuo sa Kristo, Rom 10:4**) mao ang 'patay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarung' ([1Pe 2:24](#)).

Busa, ang atong mga sala mapasaylo ug mahinloan kon among gisugid gikan sa among kasingkasing kana **ang dugo ni Jesu-Kristo**,

**Anak sa Diyos** gibasol nila (**mga sala**) sa krus aron sa pagtubos kanato ([1Ju 1:9](#)).

→Busa, ang "pag-ingon nga kita walay sala," nagpasabot niana **Kristo** namatay nga walay kapuslanan, ug nga sila nalimbongan, ug ang kamatuoran wala diha kanila ([1Ju 1:8](#)).<sup>235</sup>

-[Rom 6:23](#) makatabang sa pagsabot kon unsa ang gipasabot sa pagpas-an sa pagbasol, "Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon,

apan ang gasa sa **Dios** mao ang **kinabuhing dayon** pinaagi sa **Jesu-Kristo nga among Ginoo.**" Ang bayad sa atong sala mao ang kamatayon"

nagsulti nga ang tanang unod gitakdang mamatay\_kung wala'y laing "mabasol" alang kanila.

- Unya, [Pin 5:1-5](#) nagrekord nga "walay tawo sa langit, ni sa yuta, ni sa ilalum sa yuta, ang takus sa pag-abli sa basahon (giselyohan sa pito ka mga selyo), ni sa pagtan-aw niini. Apan **ang Leon sa tribo ni Juda, ang Gamut ni David**, midaug sa pag-abli sa basahon, ug sa **hubaron ang pito ka mga selyo niini.**"

→Kanus-a **ang 1st seal giablihan, ang anghel sa GINOO (Yahweh)** mogawasto pagsilyo sa simbahan sa Philadelphia (ang maalamon nga mga ulay, ang 144,000) nga nag-antos sa pagsulay.

- **Kadtong mga gimarkahan sa Ginoo** uban sa **selyo sa Balaang Espiritu**, pagabayawon sa pag-abot sa **ang Anak sa tawo**. Busa, ang simbahan sa Philadelphia lig-on nga magkupot sa ilang korona, nga markahan sa

**ang anghel sa ang Ginoo (Yahweh)** sa pag-abli sa 1st seal.

---

<sup>235</sup> Tungod kay ang mga Israelita kulang niini nga kamatuoran, naghimo sila og ilang kaugalingong diosdios (usa ka bulawan nga nating baka) ug giguba ang ilang relasyon sa Dios,

"Tungod kay imong gisalikway ang balaod sa imong Diyos, ako usab dili magtagad sa imong mga anak" ([Exodo 32, Os 4:6](#)).

Busa, kini hinungdanon

nga dili kita mosalig sa atong kaugalingong pagsabot, kondili moila hinuon uban sa pagpaubos niana **Hesus namatay alang sa atong mga sala** ug

**ibutang ang among bug-os nga pagsalig ang Ginoo ug Iyang Pulong** sa tibuok natong kasingkasing ([Pro 3:5](#)).

→ Sa pagbukas sa **ang 1st seal, ang anghel sa Ginoo**<sup>236</sup> mopana ug pana, ug “iigo ang marka” (o “**selyo ang mga alagad sa Dios**”) uban sa Espiritu (ingon sa usa ka magpapana).<sup>237</sup>

Espiritu (Sa adlaw sa pagpakita sa **ang Ginoong Jesu-Kristo** ug ang Iyang gingharian, kadtong na-sealed sa Balaang pagakoronahan sa **ang purongpurong sa pagkamatarong** nga **ang Ginoo adunay** misaad sa paghatag kanila nga nahigugma sa Iyaha **nagpakita**, [2Ti 4:1-8](#)).

*[Pin 7:3](#) Nga nagaingon, Ayaw pagdaot sa yuta, sa dagat, o sa mga kahoy  
**hangtod** naa mi **giselyohan** ang mga alagad sa atong **Dios** sa ilang mga agtang.*

† Siya nga nagsakay sa puti nga kabayo mao ang anghel sa **ang Ginoong Jesu-Kristo**, ug Siya adunay usa ka pana, **usa ka timaan sa usa ka pakigsaad tali sa Dios ug sa yuta** ([Gen 9:13](#)), nga mao **ang pagkamatarung sa Dios**, amua **Manluluwas nga si Jesukristo** ([2Pe 1:1](#)).


---

<sup>236</sup>Nakuha gikan sa [Pin 4:8](#).

**Ang** anghel sa ang GINOO (Yahweh), <sup>H3068</sup>kinsa ang Ginoo ('ăḏōnāy)<sup>H136</sup>DIOS (y<sup>ə</sup>hōvâ)<sup>H3069</sup> ([Huk 6:22](#)), kaniadto ang GINOO (Yahweh)<sup>H3068</sup> ([2Sa 7:18](#)).

→ Kini nga anghel sa GINOO (Yahweh) nagdala sa rhema sa Ginoo ('ăḏōnāy)<sup>H136</sup>DIOS (y<sup>ə</sup>hōvâ), <sup>H3069</sup> nga mao ang Dios ('ēlōhîm)<sup>H430</sup> kinsay tinuod ([2Sa 7:28](#)).

<sup>237</sup>Refer sa [Pin 13:16-18](#) ug sabton ang duha ka matang sa “marka.”



238 Video 21. "Covenant, outward Circumcision, internal Circumcision."  
[www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-covenant-outward-circumcision-inward-circumcision/](http://www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-covenant-outward-circumcision-inward-circumcision/)

([Pin 6:3-4](#)) Ang pag-abli sa ika-2 nga selyo (usa ka pula nga kabayo, kuhaa ang kalinaw gikan sa yuta)

[Pin 6:3](#) Ug sa paghubad niya sa ikaduhang selyo, nadungog ko ang ikaduhang mananap (buhi nga mga binuhat) [G2226](#) ingna, Umari ka ug tan-awa.

[Pin 6:4](#) Ug migula ang laing kabayo nga mapula: [G4450](#) ug gahum (paghatag) [G1325](#) gihatag kaniya nga naglingkod niini aron sa pagkuha sa pakigdait [G1515](#) gikan sa yuta (sa yuta), [G1093](#) ug nga sila magpinatyanay ang usa sa usa: ug gihatagan siya ug usa ka dakung espada (μάχαιρα, machaira). [G3162](#)

☞ [Pin 6:3](#) Ug sa dihang Iyang giablihan [ang ikaduha \(ika-2\) selyo](#),

Nadungog ko ang ikaduha (ika-2) nga buhing binuhat nga nag-ingon, "Umari kamo ug tan-awa.

☞ [Pin 6:4](#) Ug usa ka [kabayo, pula](#), ni gawas.

Ug kini gihatag ngadto sa Usa nga naglingkod niini sa [kuhaa ang kalinaw gikan sa yuta](#), aron ang mga tawo magpinatyanay ang usa ug usa; ug gihatagan siya ug usa ka dakung espada.

➤ [Kinsa ang naglingkod sa pula nga kabayo?](#)

→ Ang anghel sa [ang Ginoo](#). <sup>239</sup>

→ Usa ka espada (μάχαιρα, machaira) [G3162](#) mao ang [ang mga logosa Dios](#) (refer sa [Pin 1:16](#)).

[Mat 10:34](#) *Ayaw paghunahuna nga mianhi ako sa pagpadala ug kalinaw sa yuta (yuta): [G1093](#)*

*Ako mianhi dili sa pagpadala ug kalinaw, [G1515](#) *apan usa ka espada. [G3162](#)**

➤ [Kuhaa ang kalinaw gikan sa yuta](#)

- Ang Dakong Kasakitan nagsugod sa pag-abli sa ika-2 nga selyo, ug ang kalibutan mahimong gubotwhimungaan

ang mga logo mahimong rhema (o kung matuman ang mga panagna):

→ Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod mao [Jesukristo](#), kinsa mao ang Anak sa tawo o [ang mga logo sa Dios](#)

[giselyohan](#) hangtod sa kataposang panahon, ug Siya mianhi ug gibayaw ang 144,000.

→ [Hesus](#) wala moanhi sa pagpadala ug kalinaw sa yuta, <sup>240</sup> apan Siya mianhi sa pagpadala sa espada, nga mao

[ang mga logo sa Dios](#).

- Ang anghel sa [ang Ginoo](#), kinsa gihatagan ug dakong espada (usa ka dakong logo, [ang rhema](#)), gihatag

sa pagkuha sa kalinaw gikan sa yuta aron ang mga tawo magpinatyanay sa usag usa.

- Ang anghel sa Ginoo mopadayag sa bakak nga kalinaw gikan sa yuta uban sa dagkong mga logo, ang rhema,

apan ang kasingkasing sa kadtong adunay tinuod nga kalinaw dili masamok tungod kay ang tinuod nga kalinaw nga

gikan sa [Hesus](#) dili sama sa gihatag sa kalibotan ([Juan 14:27](#)).

[Juan 14:27](#) *Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.*

*dili sama sa paghataag sa kalibutan, ihatag ko kanimo.*

*Ayaw itugot nga malisang ang imong kasingkasing, ni malisang kini.*

→ Ang kasingkasing niadtong nakadawat sa bakak nga kalinaw gikan sa mini nga mga propeta masamok human sa

pag-abot sa Anak sa tawo gikan sa unang selyo. Hinumdomi nga ang gobyerno sa kalibutan ug ang tanan nga media

mopuli sa rapture event sa UFO alien abduction, ug buhaton nila ang tanan aron matabonan ang

rapture aron sa paglimbong sa mga tawo, ug bisan sa pagpatay niadtong nangita [ang tinuod nga](#)

[kalinawoang mga logo](#).

<sup>239</sup>Refer sa [Pin 4:8](#).

<sup>240</sup>Video 19. "Ang yuta ug ang yuta." [www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/).

[Mat 24:11](#) Ug motungha ang daghang mini nga mga manalagna, ug magapahisalaag sa daghan.

[Luk 21:8](#) Ug siya miingon: Magmatngon kamo nga dili kamo malimbongan.  
kay daghan ang moanhi sa akong ngalan, nga magaingon,  
**Ako mao si Kristo**; ug ang panahon haduol na: busa ayaw kamo pagsunod kanila.

→ Busa, **ang ika-2 nga selyo** pagaablihan sa pagsugod sa **Dakong Kasakitan human sa 1st rapture**.

- † Ang unang tawo nga si Adan gikan sa yuta, apan ang ikaduhang tawo<sup>G444</sup> **ang Ginoo** gikan sa langit, nga mao ang buhi nga tinapay, usa ka buhi nga bato. **Ang Ginoo**, nga gisalikway sa mga tawo apan gipili ug nauna sa **Dios**, usa ka buhing bato ([1Pe 2:5](#)), busa duol kaniya ingon nga bag-ong nahimugso nga mga bata nga nagtinguha sa sinsero nga gatas sa makatarunganon nga mga pulong (o logikos<sup>G3050</sup>), ug motubo sa **ang Ginoo**, pagatukuron sa usa ka espirituhanong balay, usa ka balaan nga pagkasacerdote, aron sa paghalad ug espirituhanong mga halad nga dalawaton **Dios** pinaagi sa **Jesukristo**, ingon nga buhing mga bato.

([Pin 6:5-6](#)) Ang pag-abli sa ika-3 nga selyo (usa ka itom nga kabayo, usa ka parisan sa yugo alang sa pagsukod)

[Pin 6:5](#) Ug sa paghubad niya sa ikatulong selyo, nadungog ko ang ikatulo nga mananap (buhibinuhat)<sup>G2226</sup> ingna, Umari ka ug tan-awa. Ug ako mitan-aw, ug tan-awa usa ka itom<sup>G3189</sup> kabayo; ug siya nga nagsakay kaniya adunay usa ka parisan sa timbangan (yugo)<sup>G2218</sup> sa iyang kamot.

- ☞ [Pin 6:5](#) Ug sa dihang Iyang giablihan **ang ikatulo (ika-3) selyo**, nadungog ko ang ikatulo (ika-3) nga buhing binuhat nga nag-ingon, "Umari ka ug tan-awa."  
Busa ako (Juan) mitan-aw, ug tan-awa, **usa ka itom nga kabayo**, ug siya nga naglingkod niini may usa ka parisan sa yugo sa iyang kamot.

- Kinsa ang naglingkod sa itom nga kabayo?
  - Ang anghel sa **ang Ginoo**.<sup>241</sup>

- Unsa ang yugo?

- [Mat 11:27](#) Ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong Amahan: ug walay tawo nga nakaila sa Anak, kondili ang Amahan; ug walay bisan kinsa nga nakaila sa Amahan, gawas sa Anak, ug siya kang bisan kinsa nga igapadayag sa Anak.

[Mat 11:28](#) Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo.

[Mat 11:29](#) Kuhaa ang akong yugo<sup>G2218</sup> diha kanimo, ug paqkat-onsa (gikan)<sup>G575</sup> kanako;

kay ako maaghup ug mapaubsanon sa kasingkasing: ug kamo makakaplag ug kapahulayan sa inyong mga kalag.<sup>G5590</sup>

[Mat 11:30](#) Alang sa akong yugo<sup>G2218</sup> sayon, ug ang akong palas-anon magaan.

→ Ang tanang butang gitugyan ngadto **Hesus** pinaagi sa Iyang Amahan, ug walay nakaila sa Anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa Anak, ug kang bisan kinsa nga igapadayag sa Anak. Busa, kadtong naghago ug nabug-atan sa pagpangita sa langitnong Amahan, kinahanglang moduol **ang Ginoo** aron mahatagan ka Niya ug kapahulayan (pinaagi sa pagdala kanimo ngadto sa mga sibsibanan nga adunay hingkod nga sagbot, mga utanon, ug usa ka kahoy nga mamunga nga mamunga sa mga bunga sa matang sa Dios aron sa paghatag ug kinabuhi).

Siya mao ang imong magbalantay nga makapahigda kanimo sa mga sibsibanan sa balili tupad sa makapapahulay nga mga tubig, ug magahatag kanimo sa tanang lunhaw nga utanon ug bunga sa

<sup>241</sup>Ibid.

kahoy nga nagapamunga lamang **maayo**ug dili daotan. Siya kayang **Gino**nga nagbalik sa imong kalag, nga nawala didto sa tanaman sa Eden human nimo kaon sa bunga sa balaod gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan.

Siya kayang **Gino**ang imong magbalantay nga nagtultol kanimo sa mga dalan sa pagkamatarung tungod sa iyang ngalan.<sup>242</sup>Ang iyang yugo masayon ug ang iyang luwan gaan; busa, dad-a ang Iyang yugo ug pagkat-on gikan Kaniya, kay Siya maaghub ug mapainubsanon sa kasingkasing, ug kamo makakaplag og kapahulayan alang sa inyong mga kalag.

- [2Co 6:14](#) *Ayaw kamo pagpayugo nga dili managsama (gikan sa Strong's [G2218](#))<sup>G2086</sup>uban sa mga dili magtotoo:*

*kay unsa may pakig-uban sa pagkamatarung ug sa pagkadili-matarung?  
ug unsa may pakig-ambitay ang kahayag ug ang kangitngit?*

[Gal 5:1](#) *Busa barog nga malig-on diha sa kagawasan<sup>G1657</sup>diin giluwat kita ni Kristo, ug dili na kamo magpagapos pag-usab sa yugo<sup>G2218</sup>sa pagkaulipon.<sup>G1397</sup>*

→Kamo (magtutuo) dili angayng magpayugo sa dili magtutuo (Believer vs Unbelievers) sa mga termino sa pagkamatarong batok sa pagkadili-matarong, kahayag batok sa kangitngit. Busa, barog nga lig-on sa ang kagawasan nga **Kristo** nagpahigawas kaninyo, ug ayaw na paglingla pag-usab sa yugo sa pagkaulipon (gawasnon batok sa pagkaulipon).

→ **Usa ka parisan sa mga balanse**(oyugo) mosukod sa mga anak sa “gawasnon batok sa pagkaulipon” (sa termino sa mga butang sa langit kumpara sa mga butang sa yuta.<sup>243</sup>

- “**Mga magtotoo** batok sa mga dili magtutuo”
- “**Pagkamatarong** batok sa pagkadili-matarong”
- “**Kahayag** batok sa Kangitngit”

- Usa ka uga nga sukod sa trigo sa usa ka denario, 3 ka sukod sa sebada sa usa ka denario (Ang lana ug ang bino dili masayop)

[Pin 6:6](#) Ug nadungog ko ang usa ka tingog sa taliwala sa upat ka mga mananap (buhibinuhat)<sup>G2226</sup>ingna, **A** (uga) nga sukod<sup>G5518</sup> sa trigo<sup>G4621</sup> alang sa usa ka sentimos,<sup>G1220</sup> ug tulo ka (uga) nga sukod<sup>G5518</sup> sa sebada<sup>G2915</sup> alang sa usa ka sentimos; ug makita nga nasakitan ka (nakasala)<sup>G91</sup> dili ang lana<sup>G1637</sup> ug ang bino.<sup>G3631</sup>

☞ [Pin 6:6](#) Ug nadungog ko ang usa ka tingog sa taliwala sa upat (4) ka buhing mga binuhat nga nag-ingon, “Usa ka sukod sa **trigo** kay **usa ka denario**, ug tulo (3 ka uga) nga sukod sa **sebada** kay **usa ka denario**; ug ayaw pagpakasala **ang lana** ug **ang bino**.”

➤ **Unsa ang barley?** (Omer<sup>H6016</sup> → Ephah<sup>H374</sup> → Barley<sup>H8184</sup>)

- **Omer**<sup>H6016</sup> → Ephah<sup>H374</sup>  
[Exodo 16:35](#) *Ug ang mga anak (mga anak)<sup>H1121</sup> sa Israel nagkaon **manakap-atan** ka tuig, hangtod nga nakaabot sila sa usa ka yuta (yuta)<sup>H776</sup> gipuy-an; nagkaon sila og mana,<sup>H4478</sup> hangtud nga miabut sila sa mga utlanan sa **ang yuta (yuta)**<sup>H776</sup> sa **Canaan**.  
[Exodo 16:36](#) *Karon **usa ka omer**<sup>H6016</sup> mao ang ikanapulo<sup>H6224</sup> bahin sa usa ka ephah.<sup>H374</sup>**

<sup>242</sup>Video 27. “(unod, Kalag, ug Espiritu) Salmo 23.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>243</sup>Refer sa [Pin 6:6](#) aron masabtan kung giunsa pagsukod ang mga butang.

→ Ang mga anak sa Israel mikaon ug mana sulod sa 40 ka tuig (aron sulayan sila ni Jehova, kon sila magalakaw ba sa iyang Kasugoan o dili, [Exodo 16:4](#)) hangtod nga nakaabot sila sa kinatumyan sa balaod ni Jehova, o sa kinatumyan sa yuta sa Canaan nga nagaagay sa gatas ug dugos. ([Exodo 16:35](#), [Exodo 3:8](#)).<sup>244</sup>

- Ang "usa ka omer" gigamit sa pagsukod sa mana, nga usa ka uga nga sukod sa [usa sa ikanapulo\(1/10\)](#) sa "usa ka ephah."<sup>245</sup>

† [Ang alagad sa Ginookinahanglan](#) dili maningkamot; apan magmalumo sa tanang tawo, may katakus sa pagtudlo, mapailubon ([2Ti 2:24](#)). Sa [Si Luk9:59](#), usa ka tawo miingon, "Nakita ko ikaw Ginoo, apan tugoti ako nga mobalik sa [ang yuta sa Canaan](#) nga atimanon una ang negosyo sa akong yutan-ong amahan" (Kon unsa ang yutan-on, mao usab sila ang yutan-on: ug kon unsa ang langitnon, mao usab sila ang mga langitnon, [1Co 15:48](#)). Those nga nagkita [ang Ginoo](#) sa gisaad nga yuta mao alagad sa [ang Ginoo](#), mao nga sila kinahanglang mosunod sa buluhaton sa langitnong Amahan, nga dili sumala sa mga tradisyon sa yutan-ong mga katigulangan ([Si Luk2:49](#)).<sup>246</sup>

- Ang kahulogan sa "Pasagdi nga ang mga patay ilubong ang ilang mga minatay" mao, "Pasagdi ang mga yutan-on nga mosunod sa ilang yutan-ong amahan, lumakaw ka (alagad sa Ginoo) ug iwali ang gingharian sa Dios. Walay tawo, nga nakabutang sa iyang kamot sa daro, ug milingi sa likod (nagkahulogan "sa yutan-ong buhat, dili sa langitnon"), ang takos sa gingharian sa Dios ([LUK9:59-62](#)):

- Usa ka tawo sa kalag<sup>G444</sup> nagdala sa dagway sa yutan-on, mao nga kinahanglan siyang magtikad sa yuta ([Gen 2:5](#)).

- Apan human niya makit-an ang bahandi, nagdala siya sa dagway sa langitnon ([1Co 15:49](#)).

(Usa ka omer sa unang mga bunga)

[Lev 23:9](#) Ug ang GINOO (Yahweh)<sup>H3068</sup> misulti kang Moises, nga nagaingon,

[Lev 23:10](#) Isulti ngadto sa mga bata (mga anak nga lalaki)<sup>H1121</sup> sa Israel, ug ingna sila,

Sa diha nga kamo moabut sa yuta (yuta)<sup>H776</sup> nga akong ihatag kaninyo, ug pagabuhaton

**[anihon ang aniniini](#)**, unya magdala kamo ug usa ka binangan (usa ka omer)<sup>H6016</sup> **[sa unang mga bunga sa](#)**

**[imong aningadto sa pari](#)**.<sup>H3548</sup>

[Lev 23:11](#) Ug iyang itabyog ang binangan (ang omer)<sup>H6016</sup> atubangan sa Ginoo (Yahweh),

nga dawaton alang kanimo:

sa pagkaugma human sa igpapahulay ang sacerdote<sup>H3548</sup> itabyog kini.

[Lev 23:12](#) Ug magahalad kamo niadtong adlaw sa diha nga itabyog ninyo ang binangan (ang omer)

usa ka nating karnero (usa ka laking nating karnero nga usa ka tuig ang panuigon)<sup>H3532</sup>

walay lama sa unang tuiqalang sa usa ka halad-nga-sinunog kang Jehova (Yahweh).<sup>H3068</sup>

[Lev 23:13](#) Ug ang halad-nga-kalan-on<sup>H4503</sup> kini mahitabo

duha<sup>H8147</sup> [ikanapulo nga mga deal](#)<sup>H6241</sup> sa pinong harina nga gisagol sa lana,<sup>H8081</sup>

usa ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova (Yahweh)<sup>H3068</sup> para sa tam-is nga lami:

ug ang halad-nga-ilimnon<sup>H5262</sup> kini mahimong bino,<sup>H3196</sup>

ang [ikaupat nga bahin sausa ka hin](#) (usa ka sukod sa likido).<sup>H1969</sup>

[Lev 23:14](#) Ug dili kamo magkaon ug tinapay, ni sinangag nga mais,

ni berde nga mga dalunggan (puno nga dalunggan gikan sa mabungahon nga uma),<sup>H3759</sup>

hangtod sa mismong adlaw nga nagdala kamo ug halad ngadto sa inyong Diyos ('ēlōhîm).<sup>H430</sup>

kini maoy usa ka balaod nga walay katapusan ngadto sa inyong mga kaliwatan sa tanan ninyong mga puloy-anan.

<sup>244</sup>Video 23. "Ang tinapay, Ang mana, ug ang tinago nga mana."

[www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/](http://www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/).

<sup>245</sup>Video 36. "Ang mga sambingay: Ang gingharian sa Langit ug ang gingharian sa Dios."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-the-parables-the-kingdom-of-heaven-the-kingdom-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-the-parables-the-kingdom-of-heaven-the-kingdom-of-god/).

<sup>246</sup>ibid.



→ Sa dihang ang mga anak sa Israel mosulod sa yuta nga gihatag ni Yahweh (Yahweh) kanila aron anihon

pag-ani, kinahanglang magdala sila ug “usa ka omer” sa unang mga bunga ([usa sa ikanapulo o 1/10 sa usa ka ephah](#),” [Rth 2:17](#)) sa ilang ani ngadto sa pari.

-A Ug ang sacerdote magatabyog sa omer sa atubangan ni Jehova (Jehova) aron kamo pagadawaton; itabyog kini sa pari sa adlaw human sa igpapahulay.

-Aug sa adlaw nga imong itabyog ang omer, kinahanglan ka maghalad ug usa ka tuig nga laking karnero nga walay ikasaway alang sa usa ka halad-nga-sinunog kang Jehova (Yahweh).

→ **Kristo**, nga naghalad alang kanato, mao ang atong Paskuwa, ug human Siya mabanhaw gikan sa mga patay, Siya nahimong ang unang mga bunga niadtong nangatulog.

[1Co 5:7](#) Busa kuhaa ang daan nga levadura, aron mahimo kamong bag-ong minasa, ingon nga kamo walay levadura. **Kristo** ang atong pasko gihalad alang kanato.

[1Co 15:20](#) Karon mao **Kristo** nabanhaw gikan sa mga patay, ug mahimong [ang unang mga bunga](#) kanila nga nangatulog.

→ Kamong tanan (Judeo, Griyego, ulipon, gawasnon, lalaki o babaye) mga anak sa Diyos pinaagi sa pagtuo diha

**Kristo Jesus** kay kamong tanan nabunyagan na **Kristo** ug gisul-ob **Kristo**, kinsa ni kaliwat ni Abraham, ug sa ingon kamong tanan nahimong manununod sumala sa saad (pagkahuman nimo gibunyagan sa **Kristo**, imong gisul-ob **Kristo**).<sup>247</sup>

- Kung **Kristo** anaa kanimo, ang lawas patay tungod sa sala, apan ang Espiritu kinabuhi tungod sa pagkamatarung.

Kay ang Espiritu nga nagbanhaw kang Jesus gikan sa mga patay nagapuyo diha kaninyo, **Dios** kinsa mibangon **Kristo**

gikan sa mga patay magabuhi usab sa inyong mga lawas nga may kamatayon pinaagi sa Espiritu sa Dios nga nagapuyo diha kaninyo.

Tungod kay ikaw gipangulohan ni [ang Espiritu sa Dios](#), usa ka sa [ang mga anak sa Dios](#).

- [Ang ikapulo sa yuta](#) (Ang nahauna sa unang mga bunga, ug ang unang mga bunga)

[Exodo 23:19](#) Ang una (singular)<sup>H7225</sup> sa unang mga bunga (plural)<sup>H1061</sup> sa imong yuta (yuta)<sup>H127</sup> dad-on mo sa balay ni [ang Ginoo](#)<sup>H3068</sup> imong [Dios](#).<sup>H430</sup>  
Dili ka magsugba ug nating kanding (usa ka laking kanding)<sup>H1423</sup> [sa gatas sa iyang](#)

[inahan](#).

- Ang tanan nga unod sama sa balili nga malaya, apan kamo natawo pag-usab pinaagi sa dili madunot

[mga logo sa Ginoo](#), nga buhi ug nagpabilin diha kanimo hangtod sa kahangtoran [ang rhemasa Ginoo](#)

nga giwali kaninyo pinaagi sa Maayong Balita nagapadayon sa walay katapusan.

- Ang una sa unang mga bunga mao ang **Kristo** ([1Co 15:20](#)).<sup>248</sup>

- Ang unang mga bunga: [ni Kristo unang mga bunga sa iyang pag-abot](#) ([1Co 15:23](#)).

<sup>247</sup> Video 42. “5. Trumpeta.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-the-feasts-of-the-lord-5-trumpets/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-the-feasts-of-the-lord-5-trumpets/).

<sup>248</sup> Tan-awa ang “Ang 144,000 (Ang unang mga bunga ni Kristo).”

[Lev 27:30](#) Ug ang tanan nga ikapulo sa yuta (ang yuta),<sup>H776</sup>  
bisan sa liso<sup>H2233</sup> sayuta (yuta),<sup>H776</sup>  
o sa bunga sa kahoy, (singular)<sup>H6086</sup>  
iya sa Ginoò (Yahweh):<sup>H3068</sup> kini balaan alang kang Jehova (Yahweh).<sup>H3068</sup>

-**Ang ikapulo sa yuta** (ang liso nga gitanom sa yuta sa imong yutaounod nga nagpatungha ang bunga gikan sa kahoy sa kinabuhi) mga balaan ngadto ang Ginoò (Yahweh),  
busa ang bisan unsang linuto nga karne sa nating kanding dili mahimong bahin sa unang mga bunga sa imong yuta.

-**Ang unang mga bunga ngadto sa Dios ug sa Cordero** mao kadtong gitanyag sa

([Lev 23:20](#), [Num 28:26](#)), o ang **144,000**.<sup>249</sup> Bisan kinsa nga sa una sa unang mga bunga (ni Kristo) gidala sa balay ni **ang Ginoò Dios**.

† **Ang Ginoò imong Dios**<sup>250</sup>

Human mabuntog ang yuta sa Canaan, gisultihan ni Josue ang tanang katawhan sa mga tribo sa Israel nga mahadlok ang Ginoò (Yahweh) ug pag-alagad ang Ginoò sa pagkasinsero ug sa kamatuoran, ug ang mga tawo miingon,

“Kami mga saksi nga ilang gipili ang Ginoò ([Jos 24:22](#)), ug ang Ginoò (Yahweh) amua Dios (ĕlōhîm) kami moalagad, ug ang Iyang tingog among sundon ([Jos 24:24](#)).”

- Unya si Josue naghimo ug usa ka pakigsaad uban sa katawohan ug naghatag kanila ug usa ka balaod ug usa ka tulomanon sa Sichem, ug gisulat kini nga mga pulong (sa **rhema**) sa libro ni **ang balaod sa Dios**, ug gikuha ang a dakong bato, ug gipatindog kini duol sa balaang puloy-anan sa **ang Ginoò (Yahweh, Jos 24:26)**.<sup>251</sup>

→ Sa pagkadungog sa mga pulong<sup>H561</sup> sa **ang Ginoò (Yahweh, Jos 24:24)**, **usa ka dakong bato** nahimong **usa ka saksi** nga ikaw naqpi **ang Ginoò (Yahweh)** ug mag-alagad **ang Ginoò (Yahweh) Dios (ĕlōhîm)**.

➤ **Wkalo mao ang ephah**<sup>H374</sup>?

- **Omer**<sup>H6016</sup> → Ephah (Usa ka uga nga taksanan sa harina nga gigamit alang sa mga halad)<sup>H374</sup>  
→ Barley<sup>H8184</sup>

ⓐ **Usa ka halad alang sa sala**

[Exodo 29:2](#) Ug tinapay nga walay levadura,<sup>H3899</sup> ug mga tinapay nga walay levadura nga sinaktan sa lana,

ug mga manipis nga manipis nga walay levadura nga gidihogan sa lana: sa trigo<sup>H2406</sup> harina<sup>H5560</sup>  
pagabuhaton mo sila.

<sup>249</sup>Tan-awa ang “[Figure 7-a]” o Video 18. “3. Unang mga bunga Ang 144,000.”  
[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

<sup>250</sup>Refer sa [Pin 4:8](#).

<sup>251</sup>Video 23, “Ang tinapay, ang mana, ug ang tinago nga mana.”  
[www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/](http://www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/).

Lev 5:11 Apan kong dili siya makahimo sa pagdala ug duruha ka tukmo, kun duruha ka kuyabog, nan kana

ang nakasala magadala alang sa iyang halad sa ikapulo ka bahin sa usa ka ephah<sup>H374</sup> sa pinong harina<sup>H5560</sup>

alang sa usa ka halad-tungod-sa-sala;<sup>H2403</sup> dili siya magbutang ug lana<sup>H8081</sup> sa ibabaw niini, ni siya

butangan kini ug bisan unsa nga incienso: kay kini mao ang halad-tungod-sa-sala.<sup>H2403</sup>

→ Ang pan<sup>H3899</sup> gihimo gikan sa trigo<sup>H2406</sup> nga gigaling sa harina.<sup>H5560</sup>

→ 1/10 sa usa ka ephah nga harina + (walay lana) = Usa ka halad-sa-sala

(Ang halad sa sala dili usa ka padayon nga halad tungod kay kini anaa na kaniadto kanato sukad sa panahon nga kita gipanamkon, Sal 51:3).

ⓑ Ang dalayon nga halad nga karne

Lev 6:20 Kini mao ang halad ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalake, nga ilang igahalad kang Jehova

ang adlaw nga siya gidihogan;

ang ikanapulo nga bahin saug ephah<sup>H374</sup> sa pinong harina<sup>H5560</sup> alang sa halad nga karne<sup>H4503</sup> perpetual (padayon),<sup>H8548</sup> ang katunga niini sa buntag, ug ang katunga niini sa gabii.

Lev 6:21 Sa kalaha pagabuhaton kini nga may lana;<sup>H8081</sup> ug kon maluto na, dad-on mo kini.

ug ang linuto nga mga bahin sa halad-nga-kalan-on<sup>H4503</sup> maghalad ka alang sa usa ka kahumot alang kang Jehova.<sup>H3068</sup>

Lev 6:22 Ug ang sacerdote sa iyang mga anak nga lalake nga gidihogan ilis kaniya maoy magahalad niini.

kini maoy usa ka balaod nga walay katapusan kang Jehova,<sup>H3068</sup> kini pagasunogon sa hingpit.

Lev 6:23 Alang sa matag halad nga karne<sup>H4503</sup> kay ang sacerdote pagasunogon sa bug-os (incensario):<sup>H6999</sup>

kini dili pagakan-on.

→ 1/10 ka ephah nga harina = halad sa sala (uban ang lana) → usa ka mapadayonon nga halad-nga-kalan-on

(ang pari sa bug-os nga pagsunog) sa paghalad ug usa ka kaamyon kang Jehova sa adlaw nga

Si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalake gidihogan, ayaw pagkaon.

- Usa ka likido nga sukod sa bino nga gigamit alang sa mga halad

Ⓒ Usa ka makanunayon nga halad nga karne ug ilimnon (Duha ka nating karnero<sup>H3532</sup>: usa sa buntag + usa sa gabii)

(Ang 1 ka nating karnero nga ihalad sa buntag)

Exodo 29:38 Karon kini mao ang igahalad mo sa ibabaw sa halaran;

**duha ka nating karnero**<sup>H3532</sup> sa unang tuiq sa adlaw-adlaw sa kanunay.

Exodo 29:39 Ang usa ka karnero<sup>H3532</sup> ihalad mo sa buntag; ug ang laing nating karnero<sup>H3532</sup> magahalad ka sa pagkaqabii:

Exodo 29:40 Ug uban sa usa ka nating karnero<sup>H3532</sup> usa ka ikanapulo<sup>H6241</sup> deal sa harina<sup>H5560</sup> gisaqol (gisaqol)<sup>H1101</sup> uban sa ikaupat nga bahin<sup>H7243</sup> sa usa ka hin<sup>H1969</sup>

sa gibunalan (puro)<sup>H3795</sup> lana,<sup>H8081</sup>

ug ang ikaupat nga bahin<sup>H7243</sup> sa usa ka hin<sup>H1969</sup> sa bino<sup>H3196</sup> alang sa halad nga ilimnon.<sup>H5262</sup>

→ 1 ka nating karnero + [(1/10 ka harina = ang halad nga karne) +

(1/4 sa usa ka hin nga purong lana + 1/4 sa usa ka hin nga bino) = halad nga

ilimnon]]

sa paghalad sa buntag.

(Ang 1 ka karnero nga ihalad sa gabii)

[Exodo 29:41](#) Ug ang lain nga nating carnero igahalad mo sa hapon, ug pagabuhaton mo kini sumala niana

**ang halad nga karne** sa buntag, ug sumala sa halad-nga-ilimnon<sup>H5262</sup> niini, alang sa usa ka matam-is nga kahumot, usa ka halad nga gihimo ni **kalayongadto sa ang**

**Ginoo.**

→ 1 ka nating karnero + [(1/10 ka harina = ang halad nga karne) + (1/4 sa usa ka hin nga purong lana + 1/4 sa usa ka hin nga bino) = halad nga

ilimnon)]

sa paghalad sa gabii alang sa usa ka matam-is nga kahumot gihimo ni **kalayongadto sa ang Ginoo.**

④ Usa ka mapadayonon nga halad-nga-sinunog

[Exodo 29:42](#) Kini maoy usa ka dayon nga halad-nga-sinunog<sup>H5930</sup> sa tibuok ninyong henerasyon sa pultahan sa tabernakulo sa katilingban (piyesta)<sup>H4150</sup> kaniadto **ang Ginoo**:<sup>H3068</sup> diin ako makigtagbo kanimo, sa pagpakigsulti kanimo didto.

[Exodo 29:43](#) Ug didto makigkita ako sa mga bata (mga anak)<sup>H1121</sup> sa Israel, ug ang tabernakulo pagabalaanon pinaagi sa akong himaya.

[Exodo 29:44](#) Ug balaanon ko ang tabernakulo sa katiguman (piyesta),<sup>H4150</sup> ug ang halaran: Ug pagabalaanon ko usab si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalake, aron sa pag-alagad kanako sa katungdanan sa pagka-sacerdote.

[Exodo 29:45](#) Ug ako magapuyo sa taliwala sa mga anak (ang mga anak nga lalake)<sup>H1121</sup> sa Israel, ug mahimong ila **Dios**.<sup>H430</sup>

[Exodo 29:46](#) Ug sila makaila nga ako mao **ang Ginoo (Yahweh)** ilang **Dios ('ēlōhîm)**,<sup>H430</sup> nga nagpagula kanila gikan sa yuta (sa yuta)<sup>H776</sup> sa Ehipto, aron ako makapuyo sa taliwala nila: Ako mao **ang Ginoo (Yahweh)** ilang **Dios ('ēlōhîm)**.<sup>H430</sup>

→ Ang mga halad nga gihimo ni **kalayongadto sa ang Ginoo** (gikan sa ④ sa ③) mahimong usa ka mapadayonon nga halad-nga-sinunog sa inyong mga kaliwatan sa pultahan sa fiesta sa mga tabernakulo sa dili pa **ang Ginoo**, diin Siya makigtagbo, mosulti, ug mopuyo uban sa mga anak sa Israel ug **ang Ginoo (Yahweh)** mahimong ila **Dios ('ēlōhîm)**.

[Lev 19:36](#) Basta (matarong)<sup>H6664</sup> mga balanse,<sup>H3976</sup> lang (matarong)<sup>H6664</sup> gibug-aton (mga bato),<sup>H68</sup> usa ka matarong (matarong)<sup>H6664</sup> **ephah**,<sup>H374</sup> ug usa ka matarong (matarong)<sup>H6664</sup> **hin**,<sup>H1969</sup> aduna ba kamo:

Ako mao **ang Ginoo (Yahweh)** ilang **Dios ('ēlōhîm)**,<sup>H430</sup> nga nagdala kanimo sa gawas<sup>H3318</sup> sa yuta (sa yuta)<sup>H776</sup> sa Ehipto.<sup>H4714</sup>

→ **Ang Ginoo** misaad ngadto sa balay ni Israel ug ngadto sa balay ni Juda nga Iyang buhaton pagbuhat ug maayong butang. '**Ang maayong butang**' nagpasabut sa Sanga sa Pagkamatarong ngakabubut-on motubo ngadto kang David aron sa pagbuhat sa justicia ug pagkamatarung dinhi sa yuta, sa pagluwas Juda ug gihimong luwas ang Jerusalem sa ngalan ni **ang Ginoo** atong pagkamatarong.

→ **Ang GINOONG Dios** nagpagawas kanimo gikan sa yuta sa Ehipto pinaagi sa iyang pagkamatarong mga timbangan, mga bato, epha, ug hin, aron sa pagdala sa iyang katawohan nga Israel ngadto sa yuta nga balaan.<sup>252</sup>

<sup>252</sup>Video 19. "Ang yuta ug ang yuta." [www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/).

† Karon kon kita makasala, kita adunay usa ka manlalaban uban **ang amahansa Jesukristo**, kinsa ang ngalan

sa **ang Ginoo**, amua **pagkamatarong** (**1Ju 2:1**).<sup>253</sup> Kristonahimong pangulong pari<sup>G749</sup> sa “maayong mga butang” nga umaabot, usa ka mas dako ug mas hingpit nga tabernakulo (dili hinimo sa mga kamot, nagpasabot nga dili niini nga paglalang<sup>G2937</sup> (**Heb 9:11**), dili pinaagi sa dugo sa mga kanding ug mga nating baka, kondili pinaagi sa Iyang kaugalingong dugo misulod Siya sa Labing Balaan nga Dapit sa makausa alang sa tanan, nga nakabaton **walay katapusan nga katubsanan** (**Heb 9:12**).

Kay kon ang dugo sa mga baka<sup>G5022</sup> ug ang mga kanding ug ang abo sa usa ka dumalaga nga baka, nga gisablig sa mahugaw, nagbalaan alang sa paghinlo sa unod (**Heb 9:13**), unsa pa kaha **ang dugo ni Kristo**, kinsa miagi **ang walay katapusan nga Espiritu** mitanyag sa iyang kaugalingon nga walay buling **Dios**, hinloi ang imong tanlag gikan sa patay nga mga buhat aron sa pag-alagad sa mga buhi **Dios** (**Heb 9:14**)? Tungod niini nga hinungdan, Siya mao ang tigpataliwala sa **ang bag-ong tugon**, nga pinaagi sa kamatayon, alang sa katubsanan sa mga paglapas nga diha sa ilalum sa nahauna nga tugon, sila nga mga gitawag makadawat sa saad sa walay katapusan nga kabilin (**Heb 9:15**).

- Usa ka uga nga sukod sa sebada<sup>H8184</sup>

**Num 5:15** *Unya ang lalaki (ang bana)*<sup>H376</sup> *Dad-a ang iyang asawa ngadto sa pari, ug siya moadto dad-a ang iyang halad alang kaniya, ang ikapulo ka bahin sa usa ka epha*<sup>H374</sup> *sa*  
**sebada**<sup>H8184</sup> *pagkaon (harina*

*pagkaon)*<sup>H7058</sup> *dili siya magbubo ug lana*<sup>H8081</sup> *sa ibabaw niini, ni magbutang ug*  
*kamangyan*<sup>H3828</sup> *sa ibabaw niini;*

*kay kini mao ang halad sa pangabugho, usa ka halad sa handumanan, nga nagadala ug*  
*kasal-anan ngadto sa*

**handumanan.**

→ 1/10 sa usa ka ephah sa harina nga sebada nga harina = halad sa pagdala sa kasal-anan ngadto sa

**handumanan.**

- Usa ka uga nga sukod sa usa ka ephah<sup>H374</sup> sa sebada<sup>H8184</sup>

**Rth 2:17** *Busa siya (Ruth) nanghagdaw*<sup>H3950</sup> *sa uma*<sup>H7704</sup> *hangtod sa kahangtoran,*  
*ug gibunalan ang iyang hinagdaw: ug kadto mga usa ka ephah*<sup>H374</sup> *sa sebada.*<sup>H8184</sup>

→ Usa ka omer ang gigamit sa pagsukod sa mana. Ang 10 omer katumbas sa 1 ephah (1/10 Omer = 1 Ephah). **Ang Ginoo** naghatag ug mana aron sa pagsulay sa mga anak sa Israel sa pagtan-aw kon

sila maglakaw sa Iyang balaod o dili (**Exodo 16:4**), nga nagpakita nga ang mana, ang pan gikan sa langit, mao ang balaod sa **ang Ginoo**.

Sa laing pagkasulti, ang manna o ang balaod sa **ang Ginoo** (usa ka uga nga sukod sa omer) mao ang

nagkantidad ug 1/10 sa uga nga sukod nga 1 ephah.

→ Si Ruth nanghagdaw ug usa ka ephah nga sebada sa uma, nga katumbas sa “10 omer nga **sebada.**”

- Pagpanghagdawhangtod sa katapusan sa pag-ani sa sebada ug pag-ani sa trigo

**Rth 2:18** *Ug iyang gikuha kini, ug miadto sa ciudad:*

*ug ang iyang ugangan nga babaye nakakita sa iyang hinagdaw:*

*ug siya nanganak, ug gihatag kaniya ang iyang natipigan sa tapus siya matawo*

*iqo na (matagbaw).*<sup>H7648</sup>

**Rt 2:19** *Ug ang iyang ugangan nga babaye miingon kaniya: Diin ka makahagdaw niining adlaw?*

<sup>253</sup>Video 48. “8. Hanukkah.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

ug diin ka nagbuhat?

bulahan siya nga mikuha sa kahibalo (kahibalo)<sup>H5234</sup>kanimo. Ug iyang gipakita kaniya ugangang babaye nga iyang gikatrabaho, ug miingon, Ang (bana) sa tawo<sup>H376</sup> ang ngalan nga akong gitrabahoan karong adlaw mao si Boaz.

**Rth 2:20** Ug si Noemi miingon sa iyang umagad nga babaye,

**Bulahan** mahimong siya sa **ang Ginoo**, nga wala mobiya sa iyang kaayo sa mga buhi ug sa patay. Ug si Noemi miingon kaniya: Ang tawo (bana)<sup>H376</sup> duol sa kabanay<sup>H7138</sup> kanato, usa sa among sunod nga mga paryente (manunubos).<sup>H1350</sup>

**Rth 2:21** Ug si Ruth nga Moabihanon miingon: Siya usab miingon kanako:

Magpabilin ka nga lig-on sa akong mga batan-ong lalaki (usa ka bata),<sup>H5288</sup> hangtod natapus na nila ang tanan nako

**ani.**

**Rth 2:22** Ug si Noemi miingon kang Ruth nga iyang umagad nga babaye: Maayo, anak ko, nga ikaw molakaw uban sa iyang mga kadalagahan,<sup>H5291</sup> aron sila dili makigtagbo kanimo sa lain

**kapatagan.**<sup>H7704</sup>

**Rth 2:23** Busa siya nakig-uban sa mga dalaga<sup>H5291</sup> ni Boaz nga manghagdaw

hangtod sa kataposan sa sebada<sup>H8184</sup> **aniug sa trigo**<sup>H2406</sup> **ani**;<sup>H7105</sup> ug mipuyo uban sa iyang ugangan nga babaye.

→ Si Ruth wala lamang naghagdaw ug usa ka ephah nga sebada, kondili nagtipig usab siyag pipila bisan human niya

natagbaw. Tang lalaki (bana) nga nakamatikod kaniya ug nagtrabaho uban kaniya mao si Boaz, kinsa **ang Ginoo** panalangini tungod kay ang iyang kaayo wala mobiya sa mga buhi o sa mga patay, ug

ang tawo maoy ilang suod nga paryente, usa sa ilang mga manunubos. Giingnan ni Boaz si Ruth nga magpabilin

duol sa iyang mga batan-ong lalaki (o mga lalaki)<sup>254</sup> hangtud nga ilang mahuman ang tanan niyang ani, ug

Si Ruth nagpabiling duol sa iyang batan-ong mga babaye ni Boaz ug wala makahimamat ni bisan kinsa sa laing uma

hangtod sa kataposan sa pag-ani sa sebada ug sa pag-ani sa trigo, ug siya mipuyo uban sa iyang inahan

balaod. Busa, ang bana ni Ruth nga si Boaz naghawas sa atong espirituwal nga bana, **Kristo**, diha kang kinsa

kinahanglan nga magpabilin kita sa uma hangtod sa kataposan sa pag-ani.

**Boaz** usa ka lalaki<sup>6435</sup> ni Kristo, nagpasabot nga siya usa nga gihimong matarong **Diossa**

**Kristo** (2Co 5:21), adunay liso sa **Kristo**, ug balaan<sup>640</sup> (Mar 6:20). Busa, si Boaz, ingon ang lalaki ni Kristo, nahigugma sa iyang babaye (o asawa nga adunay mga logo sa Diyos nga ubos

mga magtutudlo ug mga gobernador hangtod sa panahon nga gitakda sa **ang amahan**), bisan ingon **Kristo** nahigugma usab

ang simbahan ug gihatag ang iyang kaugalingon alang niini.

**Kristo** mobalaan ug maghinlo sa simbahan (mga lalaki ug babaye diha kang Kristo) uban sa paghugas

sa tubig pinaagi sa pulong (**ang rhema**),<sup>64487</sup> aron sa pagpresentar niini ngadto sa iyang kaugalingon nga usa ka mahimayaon

simbahan, nga walay buling, o kunot, kondili magbalaan nga walay buling (Efe 5:27).<sup>255</sup>

<sup>254</sup>Video 20. "(Usa ka hait) Sakuban, Espada, ug Espada nga Duha ang sulab."

[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

<sup>255</sup>Video 32. "(Usa ka dakong misteryo) Kristo ug ang Simbahan 1/2."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/).

Sama kang Boaz, kadtong ubos sa grasya (sa espirituhanon, tawo, G435) kinahanglan higugmaon kadtong naa sa ilawom sa Balaod (espirituhanon nga babaye) ingon siya (lalaki, G435) nahigugma sa iyang kaugalingong lawas ingon man sa iyang kaugalingong unod, nga iyang giamoma ug gimahal aron kini motubo ngadto sa rhema sa Dios.<sup>256</sup>

Sa pagkahibalo nga si Kristo namatay sa makausa alang sa sala ug nabanhaw gikan sa mga patay aron mabuhi alang sa Dios, ang kamatayon wala nay kagahum ibabaw Kaniya. Sa samang paagi, ikaw patay sa sala ug buhi sa **Dios** pinaagi sa **Jesukristo** amua **Ginoo**.

Busa, hibalo nga kamo mga bahin sa lawas ni **Kristo**, ug nga ang imong mga miyembro ingon mga instrumento sa pagkamatarong ngadto **Dios**. Ang sala wala nay gahom kanimo tungod kay dili na kamo ilalom sa balaod, kondili ilalom na sa grasya. Busa, ang mga ubos ang grasya kinahanglang moamuma ug moamuma niadtong naa sa ilalom sa balaod, sama sa **Ginoo** simbahan (lalaki ug babaye). Mga bahin kita sa lawas ni Kristo, sa iyang unod, ug sa iyang mga bukog ([Efe 5:29](#)).<sup>257</sup>

Si Noemi ug ang iyang pamilya mikalagiw sa Betlehem ngadto sa Moab aron malikayan ang kagutom sa Canaan, bisan sa risgo nga mawala ang ilang relasyon sa Diyos. Isip resulta sa pagbiya sa gisaad nga yuta sa Betlehem, si Noemi namatyan sa iyang bana (Elimelech) ug sa iyang duha ka anak nga lalaki (Mahlon ug Kilion) sa Moab. Ang mga indibidwal nga nalambigit sa ingon nga trahedyang kasagarang mawad-an sa paglaum, ug misamot ang kasagmuyo ni Naomi kay wala na siyay makatabang o makaluwas kaniya. Bisin pa niini, si Noemi ug Ruth mihimo sa maalamon nga desisyon sa paghawid sa Dios taliwala sa ilang mga kagul-anan.<sup>258</sup>

Isip resulta, gipanalanginan sa Diyos si Ruth og kahigayonan nga mahimamat ug maminyo kang Boaz sa gisaad nga yuta, ug siya nanganak og usa ka anak nga lalaki, si Obed. Kini si Obed nanganak kang Si Jesse, kinsa sa baylo nahimong amahan ni David ([Rth 4:17](#)). Importante kini nga genealogy tungod kay kini nagtukod sa saad sa Dios ngadto kang David nga siya magtukod ug usa ka balay alang kaniya (Yahweh, [2Sa 7:10](#)), ug sumala sa Bag-ong Tugon, **Jesukristo** misubay sa iyang kaliwatan balik sa **David**, “Ang basahon sa kaliwatan ni **Hesus Kristo** ang anak ni **David**, ang anak ni Abraham.” ([Mat 1:1](#)).”<sup>259</sup>

- [Usa ka sentimos \(denarion\)<sup>G1220</sup>? \(Omer<sup>H6016</sup> → Ephah<sup>H374</sup> → Barley<sup>H8184</sup> → Penny \(denarion\)<sup>G1220</sup>\)](#)  
[Mat 20:1](#) Kay ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo<sup>G444</sup> kana usa ka tagbalay, nga milakaw sayo sa buntag aron sa pagsuhol ug mga mamumuo ngadto sa iyang parasan.  
[Mat 20:2](#) Ug sa diha nga siya nakigsabot sa mga mamumuo<sup>G2040</sup> alang sa usa ka sentimos<sup>G1220</sup> usa ka adlaw,

<sup>256</sup>Video 31. “Ang Buhok sa Ulo.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/).

<sup>257</sup>Video 32. “(Usa ka dakong misteryo) Kristo ug ang Simbahan 1/2.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/).

<sup>258</sup>Ibid.

<sup>259</sup>Video 32. “(Usa ka dakong misteryo) Kristo ug ang Simbahan 1/2.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/).



*iyang gipadala sila ngadto sa iyang parasan.*<sup>G290</sup>

→Kay **Dios** mao ang mag-uuma, ug ang Iyang Anak **Hesus** mao ang tinuod nga punoan sa paras, kita ingon nga mga sanga, kinahanglan nga magpabilin **ang Anak sa Dios** ug inom sa bag-o (**rhema**) sa pagsulod sa gingharian sa Dios. "**Kristo** ingon sa usa ka anak nga nagdumala sa iyang kaugalingong balay; kang kansang balay mao kita, kon atong huptan pag-ayo ang pagsalig ug ang pagmaya sa paglaom nga lig-on hangtod sa kataposan" (**Heb 3:6**) ug kini **Hesus mao ang Kristo**, ang Anak sa Dios, ug nga sa pagtoo makabaton ka ug kinabuhi pinaagi sa Iyang ngalan. Kadtong nagapabilin diha Kaniya mamunga ug daghan, ug sa ingon niini bulahan. Kung magpabilin ka sa Iyaha **mga logo**, dili ka kinahanglan nga mahadlok bisan kung itambog ka ingon sa usa ka sanga ug sa kalayo ug masunog, tungod kay **ang Ginoo** mobuhat ug dagkong mga butang sa mga logo nga gitanom sa imong yuta pinaagi sa paghimo niini **ang rhema**.<sup>260</sup>

- Usa ka sentimos (denarion)<sup>G1220</sup>: Denarius nagkahulogang "napulo."<sup>261</sup>  
- **Gisukod ang mga butang nga gisukod sa yuta napulo** (**Melchizedek** gipanalanginan si Abram ug gihatagan siya ni Abram  
ikapulo tungod kay "ang tanan nga ikapulo sa yuta, bisan sa liso sa yuta, o sa bunga sa kahoy, mao ang **sa Ginoo (Yahweh)** busa kini balaan ngadto **ang Ginoo (Yahweh, Lev 27:30)**. Busa, midumili si Abram kuhaa ang bisan unsang mga butang nga gitanyag sa hari sa Sodoma aron dili siya makaingon nga iyang gipadato si Abram (**Gen 14:23**).<sup>262</sup>

**Luk 20:24** *Ipakita kanako ang usa ka denario.*<sup>G1220</sup> *Kang kinsang hulagway ug superskripsiyon ang aduna niini?*

*Sila mitubag ug miingon, Kang Cesar.*

**Luk 20:25** *Ug siya miingon kanila: Busa, bayri ninyo si Cesar sa mga butang nga iya ni Cesar, ug ngadto **Dios** ang mga butang nga mahitabo sa Dios.*

- Early dēnarion kumpara sa langitnong dēnarion  
→Tungod kay ang imahe ug superskripsiyon sa denario (dēnarion) iya ni Cesar, dili **Dios**, mahimo ra kay ang mga butang nga nagbayad ug buhis sa yutan-on nga mga butang dili balaan **ang Ginoo**. Sa laing pagkasulti, ang yutan-ong denario gipahayagin **ang yunit sa 10** ug iya sa yuta, samtang **ang langitnong denario** mao ang **usa ka bunga gikan sa langit** nga kinahanglan padaghanon ug ihalad ngadto sa Amahan (Ang panig-ingnan sa mga halad ni Abel ug Cain ngadto sa GINOO naghulagway niini).  
**Sa konsepto sa ikapulo, busa, mga butang nga iya sa Dios nagtumong sa mga butang nga natawo sa yuta pinaagi sa unod niadtong mikaon sa logos sa Dios.** Busa, siya nga nakadawat **ang mga logo sa Dios** ngadto sa maayong yuta (pinaagi sa pagpabilin sa **tsiya Ginoo**), makadungog sa mga logo, ug makasabot niini, mamunga an usa ka gatus ka pilo, kan-uman, o katloan nga naghimaya sa Amahan sa langit (**Juan 15:5-8**).<sup>263</sup>

**Mar 14:5** *Kay kini mahimo unta nga ibaligya sa kapin sa tulo ka gatus ka denario (denarion),*<sup>G1220</sup> *ug gihatag sa mga kabus. Ug sila nagbagulbol batok kaniya.*

→Gibuak sa babaye ang kahon nga alabastro, ug gibubo ang pahumot ni **Jesus** ulo sa pagdihog sa Iyang lawas daan alang sa paglubong (**Mar 14:3-8, Mat 26:7, Mat 26:12**), apan ang kawatan, ang pangulong mga pari, ang mga eskriba,

<sup>260</sup>Video 28. "Ang bunga sa Espiritu." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/) ug video 31. "Usa ka Nazareo ngadto sa Diyos (Ang Buhok sa Ulo). [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/).

<sup>261</sup>"G1220 - dēnarion - Strong's Greek Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access 31 Mar, 2023.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g1220/kjv/tr/0-1/>.

<sup>262</sup>refer sa **Pin 4:8**.

<sup>263</sup>Video 28. "Ang bunga sa Espiritu." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/).

ug ang tanan nga mga tinon-an naghunahuna nga kini usa ka pag-usik tungod kay ang pahumot ikabaligya unta sa mahal (300 denarion) ug ihatag sa mga kabos.

kanila: “Kay ang mga kabus anaa kaninyo sa kanunay, ug bisan kanus-a ninyo buot makabuhat kamo ug maayo *apan ako dili kanunay kaninyo*” (Si [Jhn 12:8](#), [Mar 14:7](#), [Mat 26:11](#)).<sup>264</sup>

[Figure 6-b] Mga adlaw sa wala pa ang “Pista sa Paskuwa”

| To Jesus  | Judas Iscariot (Simon's son)  | Woman  |
|---|---|--|
| <b>A pound of costly ointment</b> ( <a href="#">Jhn 12:5</a> )                              | Ointment should be sold for 300 pence & given to the poor, for he was a thief ( <a href="#">Jhn 12:6</a> ).   | <b>Let her alone:</b> against the day of <b>my burying</b> hath she kept this ( <a href="#">Jhn 12:7</a> )   |
| Mark  | The chief priests & the scribes   | To Woman   |
| An alabaster box of <b>very precious</b> ointment of spikenard ( <a href="#">Mar 14:4</a> ) | Why was this <b>waste</b> of the <b>ointment</b> made? For it might have been sold for more than 300 pence, and have been given to the poor ( <a href="#">Mar 14:4-5</a> ). | Let her alone; why trouble ye her? she hath wrought a <b>good</b> <sup>G2570</sup> <b>work</b> on me.<br><br>She hath done what she could: she is come aforehand to anoint <b>Jesus' body</b> to the <b>burying</b> ( <a href="#">Mar 14:8</a> )                                   |
| <b>Anoint Jesus' body</b> ( <a href="#">Mar 14:8</a> )                                      |   |  |
| Matthew   | Jesus' disciples  | To Woman   |
| <b>An alabaster box of very weighty ointment</b> ( <a href="#">Mat 26:7</a> )               | To what <b>purpose</b> is this <b>waste</b> ? For this ointment might have been <b>sold for much</b> , and given to the poor ( <a href="#">Mat 26:8-9</a> )                 | Why trouble ye <b>the woman</b> ? for she hath wrought a <b>good</b> <sup>G2570</sup> <b>work</b> upon me ( <a href="#">Mat 26:10</a> ). For in that she hath <b>poured</b> this <b>ointment</b> on <b>my body</b> , she did it for <b>my burial</b> ( <a href="#">Mat 26:12</a> ) |

→ Sumala sa Strong's [G211](#) sa [Mar 14:3](#), “pagbungkag<sup>G4937</sup> **ang kahon nga alabastro**” lagmit nagtumong sa “pagbungkag<sup>G265</sup> **ang selyo sa kahon**,”<sup>266</sup> nga nagpasabot sa “pagbungkag sa **ang pito ka mga selyo**” (Siya nga adunay ang pito ka Espiritu sa atubangan sa Iyang trono, dili na magauban kanila dinhi sa yuta, kondili mosaka ngadto sa langit ug break **ang pito ka mga selyo**).

Balita<sup>G1722</sup> ang [Mat 26:13](#) “Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga bisan asa igawali kining Maayong

*tibuok kalibutan, aduna usab kini, nga gibuhat niining babaye, isulti alang sa usa ka handumanan kaniya.*”<sup>267</sup>

<sup>264</sup>I-refer sa “[Figure 6-b],” o Video 10. “Days before “The feast of the Passover.”

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-passover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-passover/).

<sup>265</sup>G4937 - syntribō - Strong's Greek Lexicon (kiv).” Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access 16 Okt, 2023. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4937/kjv/tr/0-1/>.

<sup>266</sup>G211 - alabastron - Strong's Greek Lexicon (kiv).” Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access 31 Mar, 2023. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g211/kjv/tr/0-1/>.

<sup>267</sup>Tan-awa ang “[Figure 6-c] Unom ka adlaw sa dili pa ang “Pista sa Paskuwa.”

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-passover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-passover/).

[Figure 6-c] Unom ka adlaw sa wala pa ang “Pista sa Paskuwa”

By faith, a woman's sins are **forgiven** even prior to the crucifixion of **Jesus** (Luk 7:47)

| To Jesus                                    | Simon | Woman  |
|---|-------|--|
| Gave tears for Jesus' feet (Luk 7:44)       | No    | Washed His feet with <b>tears</b> & wiped them with <b>the hairs of her head</b> |
| Kiss Jesus' feet (Luk 7:45)                 | No    | Not ceased to <b>kiss Jesus' feet</b>  |
| Anoint Jesus' feet with ointment (Luk 7:46) | No    | <b>Anointed Jesus' feet</b> with ointment  |
| Sins are forgiven (Luk 7:47)                | No    | Yes (for <b>shed loved much</b> )  |
| Saved from sins (Luk 7:50)                  | No    | <b>Thy faith hath saved thee; Go in peace</b>                                    |

-trigo

### **Miabot na ang takna**<sup>268</sup>

- Unsa ang gipasabut sa usa ka lugas sa trigo<sup>G4621</sup> nga kinahanglan mamatay sa yuta aron mamunga ug daghan

([Si Jhn12:24](#))?

- Unsa may kalabotan niini **Jesus** pag-ampo sa Iyaha **Amahansa** langit sa dihang Siya miingon, “ang takna miabot na”.

[Juan 17:1](#)?

### **Ang mga patay nabanhaw**= Ang liso (sperma)<sup>G4690</sup> **sa kaugalingong lawas sa Dios**

Ang imong gipugas dili ang lawas nga kinahanglan, kondili usa ka hubo nga lugas sa trigo<sup>G4621</sup> (o ang mga logo) o ubang mga lugas nga kinahanglang mahulog sa yuta ug mamatay ug mabuhi aron mamunga ug daghan ([Si Jhn12:24](#)). **Dios** naghatag niini ug lawas sumala sa Iyang gusto, sa matag binhi (sperma)<sup>G4690</sup> ([1Co 15:37-38](#)) nga gikan sa **ang mga logo sa Dios** ngadto sa rhema (o himoong bino ang tubig, [Juan 2:9](#)).

- **Ang gingharian sa Dios** (Samingay sa Binhi)<sup>G4703</sup>

**Ang gingharian sa Dios** sama sa usa ka tawo nga nagsalibay liso<sup>H2233 G4703</sup> (ang mga logo sa **Dios**) ngadto sa yuta (nga gihubad ingon nga ang usa ka tawo nagkuha sa mga logo sa **Dios** sa iyang unod). Ug siya natulog ug nahigmata sa gabii ug sa adlaw, ug ang mga logo sa **Dios** mitubo ug mitubo sa iyang unod, apan wala siya mahibalo kon sa unsang paagi ([Mar 4:26](#)).

Ingon usab, **Jesukristo**, kinsa ang liso (sperma)<sup>G4690</sup> ni **David**, nabanhaw gikan sa mga patay ([2Ti 2:8](#)), sa ingon, bisan kinsa nga tawo nga nabunyagan sa **Jesukristo** gibautismohan ngadto sa Iyang kamatayon, ug ang mga logo sa **Dios** sa tawo motubo ug motubo ngadto sa liso (rhema) sa **Dios**. Sa wala pa buhata ang tawo, <sup>H120</sup> **Dios** miingon “pasagdi ang yuta<sup>H776</sup> sa pagpatunghabalili, talamnon nga nagpugas ug liso ug kahoy nga nagapamunga sumala sa ilang matang,” ug nahimo kini, ug **Dios** nakita nga kini maayo ([Gen 1:11](#)).<sup>269</sup> Tungod kay kini maayo sa panan-aw sa **Dios**, gihatag niya ang binhi ug lawas sumala sa iyang gusto, sa matag binhi (sperma) sa yuta pagkahuman. **sa Dios** buotan, nagapamunga sang bunga sang **ang mga logo** ([1Co 15:38](#), [Gen 1:12](#)).

Bisan kinsa nga nabunyagan ngadto sa kamatayon sa **Jesukristo** makabaton sa kinabuhi sa ilang kalag nga gibayaw pinaagi sa makapabuhi nga espiritu ([Si Jhn6:63](#)), Sa dihang ang bunga sa **Jesukristo**, o ang mga matarong ([1Ju 2:1](#)), gipagula gikan sa kahoy sa kinabuhi pagkahuman sa **Dios** buotan, usa ka manolunda ang mogula sa templo ug magalabyog sa galab ug magaaniiwhen moabut ang takna nga kamo mag-ani ingon sa pag-ani sa yuta sa inyong unod. Human kamo makakita **ang Anak sa tawomosaka sa itaas** diin siya kaniadto ([Si Jhn6:62](#)), ang unod walay kapuslanan, ingon **ang rhemang** si **Jesus** nakigsulti kanimo, sila espiritu ug kinabuhi. Ingon sa mga logo sa **Dios** sa imong yuta (o sa imong lawas) mamatay ug unya mabuhi, ang imong lawas dili na mahimong yuta, kondili langitnon ([1Co 15:40](#)).

- **Ang samingay sa liso sa mustasa**

<sup>268</sup>Video 29. “Miabot na ang takna.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-passover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-passover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/).

<sup>269</sup>Video 1. “Mga lakang sa paglalang.” [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).

Ang usa ka lugas sa liso sa mustasa gitawag nga hubo nga lugas sa [1Co 15:37](#). Ang gingharian sa **Dios** maoy sama sa usa ka lugas sa liso sa mustasa nga gipugas sa yuta, ug kini nga liso sa mustasa maoy “pipila ka lain nga lugas” nga ubos pa kay sa tanang liso nga anaa sa yuta. Apan, sa diha nga ang binhi mapugas na ug motubo, kini mahimong labaw pa kay sa tanan nga mga utanon, ug magapanalingsing ug dagkung mga sanga, aron ang mga langgam sa langit makapuyo sa ilalum sa landong niini ([Mar 4:32](#)).

→ Ngadto sa mga disipulo sa mamiminaw ni Mateo, ang mga misteryo sa **ang gingharian sa langit** gihatag ngadto kanila sa

nahibal-an pinaagi sa mga logo, apan dili sa daghang mga tawo (mga tawo).

→ Ngadto sa mga tinun-an sa mamiminaw ni Marcos, si Jesus misulti ug daghang mga samingay sa logos ingon nga sila nakadungog niini, ug Iyang gisaysay kanila ang tanang mga butang.

→ Ngadto sa mga disipulo sa mamiminaw ni Lucas, ang mga misteryo sa **ang gingharian sa Dios** gihatag ngadto kanila nga mahibalo, apan dili sa uban nga dili makakita o makasabut **ang rhema**.

→ “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, ako (*Hesus*) moingon kanimo, **Moabot ang takna**, ug karon, sa diha nga ang mga patay makadungog sa tingog sa **ang Anak sa Ginoo**: ug sila nga makadungog mabuhi” ([Juan 5:25](#)).<sup>270</sup>

(Nota)

» **trigo** = Ang mga logo

» **Usa ka denario (denarius)** = Gisukod ang mga logo sa yuta sa timbangan nga napulo.

» **Usa ka omer** = 1/10 sa usa ka ephah ([Exodo 16:36](#))

» **Ang manao ang balaod sa ang Ginoo (usa ka uga nga sukod sa omer)** = nagkantidad ug 1/10 sa uga nga sukod nga 1 ephah.

» **1/10 sa usa ka ephah sa harina + (walay lana)** = Usa ka halad-sa-sala

» **1/10 sa usa ka ephah nga harina sa sebada** = halad sa pagpahinudom sa kasal-anan.

→ Ang balaod mao ang kahibalo sa sala ([Rom 3:20](#)), ug ang sala pinaagi sa sugo mahimong hilabihan ka makasasala

([Rom 7:13](#)).

→ Si Ruth nanghagdaw ug usa ka ephah nga sebada sa uma = nga katumbas sa “10 omer nga sebada.”

- Ang kahulogan sa “**usa ka denarion**”

[Mat 20:1](#) Alang sa **ang gingharian sa langit** sama sa usa ka tawo nga usa ka tagbalay,

nga milakaw sayo sa buntag aron sa pagsuhol ug mga mamumuo ngadto sa iyang parasan.

[Mat 20:2](#) Ug sa diha nga siya nakigsabut uban sa mga mamumuo sa usa ka denario (denarion) <sup>G1220</sup> usa ka adlaw,

iyang gipadala sila ngadto sa iyang parasan.

[Mat 20:8](#) Busa sa pagkagabii, ang Ginoo (*kyrios*) <sup>G2962</sup> sa parasan miingon sa iyang piniyalan,

Tawga ang mga mamumuo, ug ihatag kanila ang ilang suhol, sugod sa mga naulahi hangtud sa

mga nahauna.

[Mat 20:9](#) Ug sa pag-abut sa mga mamumuo sa haduol sa ika-onse nga takna,

nakadawat sila matag tawo ug usa ka denario (usa ka denario). <sup>G1220</sup>

[Mat 20:10](#) Apan sa diha nga ang mga nahauna miabut, sila nanagdahum nga sila makadawat ug labaw pa; ug sila usab nakadawat sa matag-usa ka denario (usa ka denario). <sup>G1220</sup>

[Mat 20:11](#) Ug sa pagkadawat nila niini, nanagbagulbol sila batok sa tag-iya sa balay.

→ **Tiyang gingharian sa langit** sama sa tagbalay (**ang Ginoo**), nga migawas sayo sa buntag aron sa pag-abang **mga mamumuo** (o Iyang mga alagad, [Mat 20:27](#)) para sa Iyang ubasan. **Ang Ginoon** aghulugan ug mga mamumuo ug miuyon kanila

---

<sup>270</sup>Tan-awa ang “Ang pag-ampo ni Jesus ngadto sa Iyang Amahan sa langit (Ang ngalan sa GINOONG Diyos)” gikan sa kapitulo

**pagbayad kanil** usa ka denario (usa ka denarion) sa usa ka adlaw ug gipadala sila ngadto sa Iyang parasan.<sup>271</sup> Busa, bisan unsa pa ang gidaghanon sa mga oras nga pagtrabaho sa usa ka adlaw, usa ka denario (usa ka denarion) ang bili sa usa ka adlaw nga suhol sa pagtrabaho sa Iyang ubasan.

- Matikdi nga ang usa ka denario nagsukod sa mga logo sa yuta sa sukod nga napulo. Ang balaod sa **ang Ginoo sa ang yut** mao ang **ang mga logo** ug kini mao ang halad-tungod-sa-sala, kon takos nga walay lana. Tulo (3) ka sebada sa denario ang katumbas sa 3 omer nga sebada alang sa usa ka denario nga takos niadtong nailalom sa balaod (o kadtong walay lana), busa, **usa ka denario** nagsukod sa “sala”.

- 1/10 sa usa ka epha nga harina sa sebada nga harina katumbas sa usa ka halad aron sa pagpahinumdom sa kasal-anan, ug si Ruth mihagdaw ug usa ka ephah sa sebada sa uma nga katumbas sa “10 omer sa sebada ug nakakaplag ug pabor sa pagminyo **Kristo**, nga nagluwas kanato gikan sa tunglo sa balaod, nga nahimong tunglo alang kanato ([Gal 3:13](#)). Ang **suhol sa sala** mao ang kamatayon ([Rom 6:23](#)) ug ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios ([Rom 3:23](#)), apan **ang mga makasala** nga miadto sa kaparrasan ni Jehova, ug nagbuhat (nga sa ato pa, pagbantay sa pagtoo, [Luk 5:20](#)) sa dili pa moabut ang kagabhion, gipasaylo tungod sa Iyang ngalan ([1Ju 2:12](#)).

→ Tbusa, **usa ka denarion** nagtumong sa “**ang kapasayloan sa mga sala**,” ug kadtong anaa sa **Kristo** gibayran ug “a **denarion**” o “sa ilang mga sala gipasaylo” ni **ang Ginoo** sa wala pa moabut ang gabii. So, si In nga lang **Kristo**, grasya sa Dios ug ang kalinaw madagayaon kanato pinaagi sa kahibalo sa Dios, ug kang Jesus nga atong Ginoo ([2Pe 1:2](#)), apan kadtong kulang niini hilabihan ka dako ug bililhon nga mga saad ([2Pe 1:9](#)) o ang mga logo sa Dios, adunay nakalimot nga nahinloan na sila sa ilang karaan nga mga sala ([2Pe 1:10](#)).

➤ **A** (uga) nga sukod<sup>65518</sup> satrigo sa usa ka denario (denarius)

- Ang trigo (**ang mga logo sa yuta**) gisukod sa usa ka denario (denarius, sukod sa napulo).  
- **Ang tinapay** (gipadala sa yuta gikan sa langit) gihimo gikan sa trigo (logos) ug gigaling harina aron masukod ang usa ka denario (denarius) nga gisukod sa napulo (10).

- Mana ([Exodo 16:4](#)) mao ang tinapay nga gipadala ni Jehova gikan sa langit alang sa mga anak sa Israel aron sa pagpamatuod kon sila maglakaw sa Iyang balaod o dili ([Exodo 16:4](#)). Kini nga balaod sa **ang Ginoo** sa yuta mao ang **ang mga logo**, nga gisukod sa usa ka omer, nga nagkantidad ug ikanapulo (1/10) sa usa ka ephah sa uga nga takos, ug kini usa ka sala.  
**paghalad** kon sukdon nga walay lana.

→ Ang sukod sa **trigokayusa** ka sentimos (**usa ka denario**) mao ang sukod sa **ang mga logo sa Dios**.

Apan, tungod kay ang mga gibautismohan ngadto sa kamatayon sa **Jesukristo** gibautismohan ngadto sa Iyang kamatayon,

<sup>271</sup>Video 28. “Ang bunga sa Espiritu.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/).

ang kinabuhi sa ilang kalag pagabanhawon pinaagi sa espiritu nga buhi ([Si Jhn6:63](#)), ug [ang mga logo sa Dios](#) diha kanila  
motubo ug motubo ngadto sa liso ([rhema](#)) [sa Dios](#) ug magmabungahon sa kahibalo sa atong [Ginoong Jesukristo](#).<sup>272</sup>

- **Tulouga** nga mga lakang<sup>G5518</sup> [sasebada](#) sa usa ka denario (denarius)  
- **Usa ka ephah sa sebadanga** nakuha sa uma maoy katumbas sa 10 omer nga sebada, busa ang ikanapulo (1/10) sa usa ka ephah sa **sebadaharina nga pagkaon** katumbas sa 1 ka omer nga cebada, nga mao ang halad nga nagadala ug kasalanan ngadto sa **handumanan**. Busa, ang 3 ka uga nga takus sa sebada ubos sa timbangan sa usa ka denario (denarius) maoy 3 omer sa sebada.
- Timan-i nga si Ruth nagtrabaho sa uma (o nagtrabaho aron madugangan ang mga logo sa Dios) gikan sa buntag hangtod sa gabii ([Rth 2:7](#)), and naghagdaw ug usa ka ephah nga sebada, nga katumbas sa “10 omer nga sebada.” Tungod niini, [ang GINOO \(Yahweh\)](#)<sup>H3068</sup> mibalos sa iyang buhat ug ang Ginoo ([Yahweh](#))<sup>H3068</sup> [Dios \(‘ēlōhîm\)](#)<sup>H430</sup> sa Israel gigantihan siya sa hingpit ([Rth 2:12](#)) ug naminyo kang Boaz nga nagpasabot sa atong espirituwal nga bana, **Kristo**, diha kang kinsa kinahanglang magpabilin kita hangtod sa katapusan sa pag-ani.
- Ang tulo (3) ka sebada sa usa ka denario (denarius) katumbas sa 3 omer sa sebada sa usa ka denario (denarius), nga nagsukod sa mga ubos sa balaod. Ang pagkahibalo sa ikanapulo (1/10) sa usa ka ephah sa harina sa sebada (1 omer sa **sebada**) nagpahinumdom sa pagkadaotan, ang 3/10 ka omer sa sebada kulang sa “10 ka omer sa sebada” nga Si Ruth nanghagdaw aron mangitag pabor nga pakaslan ang iyang manunubos, si Boaz, nga naghawas **Kristo** nga mitubos kanato gikan sa ang tunglo sa balaod, nga gihimong tunglo alang kanato ([Gal 3:13](#)).
- Ang balaod** mao ang kahibalo sa sala ([Rom 3:20](#)), ug ang sala pinaagi sa sugo mahimong hilabihan **makasala** ([Rom 7:13](#)). Kadtong dili mabungahon sa ilang kahibalo sa atong **Ginoong Jesukristo** kulang sa grasya tungod kay sila anaa sa ilalum sa balaod, ug nakalimot nga sila gihinloan gikan sa ilang karaan nga mga sala, lamang pagpahinumdom sa pagkadaotan isip resulta ([2Pe 1:9](#)).
- **Unsa ang lana**<sup>G1637</sup> ug bino<sup>G3631</sup>? (tan-awa nga nasakitan ka (nakasala)<sup>G91</sup> dili ang lana ug ang bino)
- (Ang 1 ka nating karnero nga ihalad sa buntag)  
→ 1 ka nating karnero + [(1/10 ka harina = halad-nga-kalan-on) + (1/4 sa usa ka hin nga lunsay **lana** + 1/4 sa usa ka hin sa **bino**)] = halad nga ilimnon)] sa paghalad sa buntag.
- (Ang 1 ka karnero nga ihalad sa gabii)  
→ 1 ka nating karnero + [(1/10 ka harina = halad-nga-kalan-on) + (1/4 sa usa ka hin nga lunsay **lana** + 1/4 sa usa ka hin sa **bino**)] = halad nga ilimnon)] sa paghalad sa gabii alang sa usa ka matam-is nga kahumot nga gihimo sa **kalayongadto sa ang Ginoo**.

---

<sup>272</sup>Video 30. "The Communion." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).

→ Ang balaod sa **ang Ginoo** sa yuta mao ang **ang mga logo** ug kini mao ang halad-tungod-sa-sala, kon takos nga walay lana.

**Ang GINOONG Dios** mipili sa tribo ni Levi gikan sa 12 ka tribo sa Israel aron sa pag-alagad sa ngalan ni **ang Ginoo** sa adlaw. Ang mga sacerdote nga Levihanon, ug ang mga banay ni Levi walay bahin kun panulondon uban

Israel tungod kay sila mokaon sa mga halad sa **ang Ginoogihimo nikalayo (ang rhema)**, ug **ang Ginooni kabilin**. **Ang GINOONG Dios** sa langit mopadala sa Iyang anghel una kanimo ug mopadayag nga si Jesukristo mao ang

Anak sa Dios, ang Hari sa Israel, ug kini mao **ang rhema saang Ginoo**, nga ginawali kaninyo ni ang ebanghelyo ni **Jesukristo**.<sup>273</sup>

**2Cr 2:4** Tan-awa, ako (Solomon) nagtukod **usa ka balay** sa ngalan sa **ang Ginoo** akong **Dios**, aron ipahinugod kini kaniya,

ug sa pagsunog sa iyang atubangan sa matam-is nga inciense, ug alang sa mapadayonon nga tinapay nga gibutang sa atubangan sa Dios, ug alang sa sinunog mga halad sa buntag ug sa gabii, sa mga adlaw nga igpapahulay, ug sa bag-ong mga bulan, ug sa mga solemne

mga pista sa **ang Ginoo** amua **Dios**. Kini maoy usa ka tulomanon nga walay katapusan sa Israel.

**2Cr 2:15** Busa karon **ang trigo**, ug **ang sebada**,<sup>H8184</sup> **ang lana**, ug **ang bino**, nga akong ginoo ('ādōn)<sup>H113</sup> namulong mahitungod niini, ipadala ngadto sa iyang mga alagad.

**Neh 10:33** Alang sa pan nga gihalad,<sup>H4635H3899</sup> ug alang sa dayon nga halad-nga-kalan-on, ug alang sa dayon nga halad-nga-sinunog, sa Ginoo mga igpapahulay, sa bag-ong mga bulan, alang sa tinudlo nga mga fiesta, ug alang sa mga butang nga balaan, ug alang sa sala.

**mga halad** sa pagbuhat ug pagtabon-sa-sala alang sa Israel, ug alang sa tanang buhat sa among balay **Dios**.

**-Ang trigo, ang sebada, ug ang lana, ang bino**

→ Ang trigo, ang sebada, ug ang lana, ug ang bino gisulti sa ginoo ('ādōn)<sup>H113</sup> ang ginoo sa yuta (**Jos 3:11**) sa pagtukod ug balay sa ngalan sa **ang Ginoo** amua **Dios**. **Mga halad** sama sa dayon nga halad-nga-kalan-on, sa dayon nga halad-nga-sinunog, ug sa sala ang halad nga naghimo sa pagtabon-sa-sala alang sa Israel, alang sa buhat sa among

balay **Dios**.

→ Sa diha lamang nga makita nila ang Anak sa Tawo nga moabut diha sa mga panganod uban ang dakung gahum ug himaya

Ang mamiminaw ni Mark<sup>274</sup> makadawat sa Balaang Espiritu. Tungod kay sila mga buangbuang nga mga ulay ug dili

andam, wala silay bisan unsa **lana** uban kanila inig-abut sa Anak sa Tawo, ug sa ingon niini magapabilin siya sa yuta.

**Deu 11:14** Nga ihatag ko kanimo ang ulan sa imong yuta (yuta)<sup>H776</sup> sa iyang takdang panahon, **ang unang ulan** ug ang ulahing ulan,

aron makatigum ka sa imong trigo (**trigo**),<sup>H1715</sup> ug imong **bino**, ug imolana.

**Pro 16:15** Diha sa kahayag sa nawong sa hari anaa ang kinabuhi; ug ang iyang kalooy maingon sa usa ka panganod sa **ang ulahing ulan**.

**Zac 10:1** Pangutana ka **ang Ginoo** ulansa panahon sa **ulahiulan**;

mao **ang Ginoo** maghimo ug mahayag nga mga panganod, ug hatagi sila ug mga taligsik sa ulan, ang tagsatagsa ka balili sa kapatagan.

**San 5:7** Busa, mga igsoon, magmapailubon kamo (hangtod)<sup>G2193</sup> ang pag-abot sa **ang Ginoo**.<sup>G1093</sup> Tan-awa, ang mag-uuma naghulat sa bililhong bunga sa yuta (ang yuta),

<sup>273</sup>Video 28. "Ang bunga sa Espiritu." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/).

<sup>274</sup>Refer sa **Pin 2:23**.



ug adunay taas nga pagpailub alang niini, hangtud nga siya makadawat **ang sayo ug ulahing ulan**.  
[San 5:8](#) Pagmapailubon usab kamo; lig-ona ang inyong mga kasingkasing: alang sa pag-abot sa **ang**

**Ginoonagkaduol.**

- (Ang sayo nga ulan) **Ang trigo ug Ang sebada**  
→ Kadtong nakadawat **ang sayo nga ulan (ang mga logo)** mga **ang trigo ug ang sebada** nga nakadungog ug nagbantay  
**ang mga logo sa Dios** samtang anaa sa yuta, ug unya raptured (ani) sa pag-abot sa **ang Anak sa tawo**.  
  
- **Ang mga logo** mao ang mga butang nga **Hesus** miingon samtang Siya uban kanimo sa yuta ([Si Jhn14:25](#)).  
**Ang unods** sa Anak sa tawo kay **logos** ([Si Jhn14:25](#)) nga mao ang pan nga gikan sa **langit**, mao usab ang maalamon nga mga ulay nga mokaon niining pan gikan sa kahoy sa kinabuhi, ug moinom sa lyang dugo  
dili mamatay ug mabuhi sa kahangturan ([Si Jhn6:58](#)).”<sup>275</sup>
- (Ang ulahi nga ulan) **Ang lana ug Ang bino**  
→ Apan ang mga buangbuang nga mga ulay mawad-an sa 1st rapture ug ibilin sa yuta, mao nga sila (**ang lana ug ang bino**) kinahanglan maghulat alang sa **ang ulahing ulan** aron makabarog sa balaang yuta, **naghulat alang sa pag-abot sa Ginoon** panahon sa Dakong Kasakitan.  
  
➤ “Tan-awa nga dili ka makapasakit **ang lana ug ang bino**”  
- Busa, “Tan-awa nga dili ka masakitan **ang lana ug ang bino**,” nagpasabut nga “ayaw pagpasuko sa mga balaan  
nga anaa sa espirituhanong balay alang sa ngalan sa **ang Ginoo Dios**, aron ilang mahuman ang tanang buluhaton sa **ang balay sa Dios** (ang pag-ani sa sayo nga ulan ug sa ulahing ulan) sa panahon sa **ang ulahing ulan**.  
  
→ Kini nga mga santos sa Dakong Kasakitan mao ang mga buangbuang nga birhen nga maghulat **ang Ginoo** sa paghatag kanila  
ulan sa **ang ulahing ulan** aron ang pag-ani sa **ang trigo, ang sebada, ug ang lana, ang bino** pagatigumon sa tukma nga panahon, nga magakompleto sa among balay **Dios** hangtod sa pag-abot sa **ang Ginoo**.  
  
- Ang tanan nga mga igsoon kinahanglan nga mapailubon hangtud sa pag-abot sa **ang Ginoo** samtang ang mag-uuma (**ang amahan**) mapailubon  
naghulat sa bilihong bunga sa yuta sa **ang sayo nga ulan** (aron anihon ang maalamon nga mga birhen), ug **ulahing ulan** (sa pag-ani sa mga buangbuang nga birhen).  
  
→ Busa, **ang ika-3 nga selyo** pagaablihan sa panahon sa tunga-tunga sa **ang Dakong Kasakitan** sa diha nga ang kalibutan anaa sa kagubot.

([Pin 6:7-8](#)) Ang pag-abli sa ika-4 nga selyo (usa ka berdeng kabayo: Kamatayon & Impiyerno)

[Pin 6:7](#) Ug sa paghubad niya sa ikaupat nga selyo, nadungog ko ang tingog sa ikaupat nga mananap (buhibinuhat)<sup>G2226</sup> ingna, Umari ka ug tan-awa.

[Pin 6:8](#) Ug mitan-aw ako, ug tan-awa ang usa ka luspada (berde)<sup>G5515</sup> kabayo: ug ang iyang ngalan nga naglingkod kaniya mao **Kamatayon**,<sup>G2288</sup> ug **Impiyerno**<sup>G86</sup> misunod kaniya. Ug gahum (awtoridad)<sup>G1849</sup> gihatag ngadto kanila ibabaw sa ikaupat nga bahin sa yuta (sa yuta),<sup>G1093</sup> sa pagpatay uban sa <sup>G1722</sup> **espada**,<sup>G4501</sup> ug uban sa <sup>G1722</sup> **kagutom** (gutom),<sup>G3042</sup> ug uban sa <sup>G1722</sup> **kamatayon**,<sup>G2288</sup> ug uban (ni)<sup>G5259</sup> **ang mga mananap**<sup>G2342</sup> **sa yuta (ang yuta)**.<sup>G1093</sup>

<sup>275</sup>Video 13. “Ang pulong (logos & rhēma).” [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

☞ [Pin 6:7](#) Sa dihang Iyang giablihan [angikaupat \(ika-4 nga\)selyo](#), nadungog ko ang tingog sa ikaupat (4th) nga buhing binuhat nga nag-ingon,  
“Dali ug tan-awa.”

☞ [Pin 6:8](#) Ug mitan-aw ako, ug tan-awa, [usa ka berde nga kabayo](#). Ug ang ngalan niadtong naglingkod niini [Kamatayon](#), ug [Impyerno](#)

[misunod kaniya](#). Ug gihatag kanila ang pagbulot-an sa ikaupat nga bahin ([1/4](#)) [saang yuta](#), sa pagpatay uban ang espada, uban ang gutom, uban ang kamatayon, ug pinaagi sa mga mananap sa yuta.

➤ Kinsa ang naglingkod [usa ka berde nga kabayo](#)?

- [Ang demonyo](#) kinsa adunay gahum sa kamatayon ([Heb 2:14](#)).

→ Ang yawa hatagan ug awtoridad sa pagpatay sa 1/4 sa yuta pinaagi sa espada, gutom, kamatayon,

ug

pinaagi sa mga mananap sa yuta, ug ang Impyerno mosunod kanila.

➤ [Kamatayon](#) ug [Impyerno](#)

-[Ang unang mga bunga ni Paraon](#)

[Exodo 12:29](#) Ug nahitabo nga sa tungang gabii gipatay ni Jehova ang tanang mga panganay sa sulod [yuta \(ang yuta\)](#) <sup>H776</sup> sa Ehipto, gikan sa panganay ni Paraon nga naglingkod sa iyang trono hangtod

ang panganay sa bihag nga didto sa bilangoan (gahong); <sup>H953</sup> ug ang tanang panganay sa mga baka.

→ Ang unang mga bunga ni Paraon gikan sa yuta sa Ehipto, nga mao ang balay sa pagkaulipon ([Exodo 20:2](#)).

→ Sa espirituwal nga pagkasulti, ang mga Ehiptohanon wala isipa nga kaliwat ingong mga anak sa saad.

Gitawag sila nga “mga anak sa unod,” ug dili mga anak sa Diyos.

- Tungod kay ang mga Egiptohanon mga tawo lamang sa unod ug dili sa espiritu, sila wala motan-aw sa

Usa nga Balaan sa Israel ni pangitaa si Jehova.

[Sal 16:10](#) Kay dili mo pagabiyaan ang akong kalag sa impyerno; <sup>H7585</sup>

ni motugot ka sa imong Balaan ([balaan nga mga santos](#)) <sup>H2623</sup> aron makita ang korapsyon.

[Isa 14:15](#) Apan ikaw (Lucifer, [Isa 14:12](#)) dad-on ngadto sa impyerno; <sup>H7585</sup> sa kilid (utlanan) <sup>H3411</sup> sa gahong. <sup>H953</sup>

→ Ang gahong <sup>H953</sup> mao ang dapit diin ang mga gikan sa panganay ni Paraon ngadto sa panganay sa mga binihag gipriso

([Exodo 12:29](#)).

→ Impyerno (Sheol) <sup>H7585</sup> mao ang labing ubos nga bahin sa gahong diin ang mga dili balaan nga kalag ([Sal 16:10](#), [Isa 14:12-15](#)).

- [Mga magtotoo sa Dios](#): Mipasa gikan sa kamatayon ngadto sa [kinabuhi](#), ug sa [kinabuhi walay katapusan](#)

[Juan 5:24](#) Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, Siya nga nagapatalinghug sa akong pulong ([mga logo](#)), <sup>G3056</sup>

ug nagatoo kaniya nga nagpadala kanako, adunay walay katapusan ([walay](#)

[katapusan](#)) <sup>G166</sup> [kinabuhi](#),

ug dili modangat sa silot ([paghukom](#)) <sup>G2920</sup>

apan miagi na gikan sa kamatayon <sup>G2288</sup> ngadto sa [kinabuhi](#).

→ Katong mga nakadungog sa Iyaha **mga logou** motuo sa **Dios** nga nagpadala sa Iyang Anak, dili makasulod **paghukomingon** nga miagi na kita gikan sa kamatayon ngadto sa **kinabuhi**, ug sa ingon adunay **kinabuhing dayon**. Kami dili na makatilaw sa kamatayon ([Juan 8:52](#)) sukad kita gibunyagan ngadto sa **Jesukristo** ug sa ingon nabunyagan ngadto sa Iyang kamatayon ([Rom 6:3](#)), busa, kita gilubong uban Kaniya pinaagi sa bunyag ngadto sa kamatayon. Ingon ra **Kristo** gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa **ang amahan**, aron kita usab makalakaw sa kabag-ohan **sa kinabuhi** ([Rom 6:4](#)).

→ Kay kon kita gitatum sa tingub diha sa dagway sa Iyang kamatayon, kita maanaa usab sa **pagkasamasa** Iyang **pagkabanhaw**. **He nga patay kay gawasnon na sa sala**, busa kon kita nangamatay uban kang Kristo, kami motoo nga kita usab mabuhi uban kaniya: Sa pagkahibalo niana **Kristo** nga nabanhaw gikan sa mga patay **dili na mamatay**; ang kamatayon wala na pagmando ibabaw Kaniya ([Rom 6:5-9](#)).

- **Ang pagkabanhaw ngadto sa kinabuhi** batok sa pagkabanhaw ngadto sa paghukom **Ang ebanghelyo sa simbahan of Dios** nisulod **mga logo**, sa **gahum**, ug sa **ang Espiritu Santo**, nga mao **ang rhema**.

Ang takna moabot nga kadtong nagbuhat ug maayo moabot **ang pagkabanhaw sa kinabuhi** (ug **makadungog ang rhema**), apan ang mga nanagbuhat ug dautan, ngadto sa pagkabanhaw ngadto sa paghukom <sup>G2920</sup> ([Juan 5:29](#)).<sup>276</sup>

Pinaagi sa pagkabanhaw sa **Kristo**, ang imong kalag dili mabiyaan **impverno**,<sup>G86</sup> ni ang imong unod makakita sa pagkadunot ([Binuhatan 2:31](#)).<sup>277</sup> Buot ipasabot, ang berdeng kabayo dili makigbatok **ni Kristo** unang mga **bunga** ingon nga unang mga bunga sa **Kristo** dili masakitan sa wala pa sila **giselyohan** sa ilang **agtang** (refer sa [Pin 7:3](#)).

→ **Kristo** moabot alang sa Iyaha **unang mga bunga** sa pagluwas sa ilang **mga kalag** ug **ang Espiritu**, apan ang unang mga bunga ni Paraon moatubang "Kamatayon ug Impiyerno" ([Pin 6:8](#)).<sup>278</sup>

➤ Kinsa ang naglingkod sa berdeng kabayo?

- Ang ngalan sa anghel, Kamatayon (kinsa gihatagan ug awtoridad sa ikaupat nga bahin ([1/4](#)) sa **ang yuta**, [Pin 6:8](#)).

[1Sa 10:18](#) Ug miingon sa mga bata (ang mga anak)<sup>H1121</sup> sa Israel, Mao kini ang giingon sa Ginoo (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> **Dios**

(**ĕlōhîm**)<sup>H430</sup> sa Israel, gikuha ko ang Israel gikan sa Egipto, ug giluwat ko kamo gikan sa kamot ni **ang mga Ehiptohanon**, ug gikan sa kamot sa tanang gingharian, ug kanila nga nagdaugdaug kanimo:

→ Sama sa Ginoo (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> **Dios (ĕlōhîm)**<sup>H430</sup> nagkuha sa Israel gikan sa Egipto, ug nagluwas sa mga anak sa Israel gikan sa kamot sa mga Egiptohanon, sa tanang mga gingharian, ug kanila nga nagdaugdaug kanila, **ang Ginoo (Yahweh)** kinsa imong bugtong **Dios (ĕlōhîm)**, o **ang Ginoong Jesukristo** pagadawat sa langit ingon nga ato **Dios** hangtod sa panahon sa pagpasig-uli sa tanang

<sup>276</sup>Video 35. "(Apostles) Disciples with Power and Authority."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

<sup>277</sup>Ibid.

<sup>278</sup>Tan-awa ang diagram gikan sa Video 9. "1. Paskuwa." [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-passover-from-ot-to-nt/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-passover-from-ot-to-nt/).

butang, ug hangtod ang tanan niyang mga kaaway mabutang sa ilalom sa iyang mga tiil ([1Co 15:25](#)).

[Deu 30:19](#)Gitawag ko ang langit ug yuta<sup>H776</sup>sa pagtala niining adlaw batok kanimo, nga akong gibutang sa imong atubangan

**kinabuhi**<sup>H2416</sup>ug kamatayon,<sup>H4194</sup>panalanginug pagtunglo: busa pagpili**kinabuhi**,<sup>H2416</sup>nga ikaw ug ang imong kaliwat<sup>H2233</sup>mahimong mabuhi.

[Deu 30:20](#)Aron mahigugma ka**ang Ginoo**imong**Dios**, ug aron ikaw makatuman sa iyang tingog, ug aron ikaw motapot kaniya: kay siya imo man**kinabuhi**, ug ang gitas-on sa imong mga adlaw: aron ikaw makapuyo sa yuta (sa yuta)<sup>H127</sup>

nga**ang Ginoo**nanumpa sa imong mga amahan, kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, sa

paghatag kanila.

[Deu 32:39](#)Tan-awa karon nga ako (ang GINOO, **Yahweh**, [Deu 32:36](#)), bisan ako, siya,

ug walay dios(**'ēlōhim**)<sup>H430</sup>uban nako:

Gipatay ko (gipatay ang mga tawo),<sup>H4191</sup>ug ako nagbuhi; Ako nagsamad, ug ako nagaayo:

**dili usabnaa bay maka deatay gikan sa akong kamot.**

→ **Ang GINOONG Dios** ([Deu30:20](#)) mao ang imong kinabuhi nga kinahanglan nimong huptan. Sa NT, **Kristo** mao ang atong

**kinabuhi**([Col 3:4](#)) kinsa ni**ang Ginoo**(kyrios)<sup>G2962</sup>gikan sa langit, nga amo

lamang**ginoo**(despotēs)

**Dios**<sup>G2316</sup>kinsa ang atong**Ginoong Jesukristo** ([Jde 1:4](#)).Tbusa, pagpili**kinabuhi(Kristo)** pinaagi sa pagsunod sa Iyang tingog ug paghawid Kaniya.

#### ➤ **Usa ka espada**<sup>G4501</sup>

- **Usa ka espada** (rhomphaia)<sup>G4501</sup>molagbas sa imong kaugalingong kalag ug kini nagpadayag sa mga hunahuna sa daghang mga kasingkasing.
- **Ang Ginoong Jesu-Kristo** nagkupot ug mahait nga espada nga duhay sulab sa Iyang baba, nga mao ang nagdilaab nga espada (**ang rhema**).  
→Ang berde nga kabayo nga nagkupot ug nagdilaab nga espada moduol niadtong anaa sa yuta aron ipadayag ang ilang kasingkasing **ang rhema**.

#### ➤ **Kagutom**<sup>G3042</sup>

[Gen 41:46](#)Ug si Jose may katloan ka tuig ang panuigon sa pag-atubang niya kang Faraon nga hari sa Egipto. Ug mipahawa si Jose sa atubangan ni Faraon, ug gilibot niya ang tanan yuta (yuta)<sup>H776</sup>sa Ehipto.

→Sa espirituwal, ang Sodoma ug Ehipto diin ang atong Ginoo (**kyrios**) gilansang sa krus([Pin 11:8](#)).<sup>279</sup>

- **Ang 7 ka tuig sa kadagaya**<sup>H7647</sup>  
[Gen 41:47](#)Ug sa pito ka tuig sa kadagaya ang yuta<sup>H776</sup>gipatungha<sup>H6213</sup>pinaagi sa mga hakop.  
[Gen 41:48](#)Ug iyang ghipos ang tanang pagkaon (ang karne)<sup>H400</sup>sa pito ka tuig, nga didto sa yuta (sa yuta) sa Egipto, ug ibutang ang pagkaon (ang karne)<sup>H400</sup>sa mga siyudad.<sup>H5892</sup>ang pagkaon (ang karne)<sup>H400</sup>sa **kapatagan**, nga nagalibut sa tagsatagsa ka ciudad, iyang gitipigan sa mao gihapon.  
[Gen 41:49](#)Ug si Jose nagtigom ug mais (trigo)<sup>H1250</sup>sama sa balas sa dagat, daghan kaayo, hangtod nga mibiya siya sa pag-ihap; kay kini dili maihap.  
[Gen 41:50](#)Ug kang Jose nangatawo ang duha ka anak nga lalake sa wala pa moabut ang mga tuig sa gutom,

<sup>279</sup>Video 46. "Ang Pagkabanhaw sa Kinabuhi."[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/).

nga gianak kaniya ni Asenath nga anak nga babaye ni Potipherah nga sacerdote sa On.

[Gen 41:51](#) Ug gihinganlan ni Jose ang ngalan sa panganay nga Manases:

Para sa Dios,<sup>H430</sup> miingon siya, nagpahikalimot kanako sa tanan nakong kahago, ug sa tanang balay sa akong amahan.

[Gen 41:52](#) Ug ang ngalan sa ikaduha gihinganlan niya si Ephraim:

Para sa Dios,<sup>H430</sup> naghimo kanako nga mabungahon sa yuta (sa yuta)<sup>H776</sup> sa akong kasakitan.<sup>H6040</sup>

[Gen 41:53](#) Ug ang pito ka tuig sa kadagaya,<sup>H7647</sup> nga anaa sa yuta (sa yuta)<sup>H776</sup> sa Ehipto, natapos na.

→ Sa diha nga ang yuta mitubo nga madagayaon sa 7 ka tuig nga kadagaya, gitigum ni Jose ang tanan nga karne sa 7 ka tuig sa yuta sa Ehipto ug gibutang ang karne sa kaumahan sa mga siyudad.

- Ang mga siyudad<sup>H5892</sup> nagtumong sa mga anak sa gingharian kinsa makadawat sa mga logo (sa pagsulod sa gingharian sa

langit) ug ang Iyang kahayag (sa pagsulod sa gingharian sa Dios).<sup>280</sup>

- **Tkarne siya**<sup>H400</sup> Matods sa “unod sa Anak sa tawo”, kinsa ni **ang mga logo sa Dios**.

- **Winit**<sup>H1250</sup> nagtumong sa **ang mga logo** nga kinahanglan mahulog sa yuta ug mamatay ug buhion aron

manganak

daghang bunga sa **ang mga logo**.<sup>281</sup>

**Dios** gipadaghanang **mga logo sa Dios** gipugas sa yuta sa Egipto (ang yuta mao ang unod sa tawo), ug midaghanang **mga bunga sa pagkamatarong**.<sup>282</sup> **Dios** naghimo kang Jose nga mabungahon kaayo sa pagtigom sa mga logo sa yuta sa panahon sa Iyang kasakitan, unya ang pito ka tuig sa kadagaya sa yuta sa Ehipto natapos.

- **Ang 7 ka tuig nga gutom**<sup>H7458</sup>

[Gen 41:54](#) Ug ang pito ka tuig sa gutom (**kagutom**)<sup>H7458</sup> nagsugod sa pag-abut, sumala sa giingon ni Joseph: ug ang kagutom (**ang kagutom**)<sup>H7458</sup> anaa sa tanang kayutaan (sa yuta)<sup>H776</sup>; apan sa tanang kayutaan (sa yuta)<sup>H776</sup> sa Ehipto dihay pan.<sup>H3899</sup>

[Gen 41:55](#) Ug kung ang tanan nga mga yuta (ang yuta)<sup>H776</sup> sa Ehipto gitigum, <sup>H7456</sup> ang mga tawo mihilak sa si Faraon tungod sa tinapay: ug si Faraon miingon sa tanang mga Egiptohanon:

**Lakaw ngadto kang Joseph; unsa ang iyang qisulti kanimo, buhata.**

[Gen 41:56](#) Ug ang kagutom<sup>H7458</sup> diha sa ibabaw sa tibook nga nawong sa yuta:

Ug giablihan ni Jose ang tanang mga kamalig, ug gibaligya niya ang mga Egiptohanon; ug ang kagutom<sup>H7458</sup> nasakit sa yuta (sa yuta)<sup>H776</sup> sa Ehipto.

[Gen 41:57](#) Ug ang tanan nga mga nasud (ang yuta)<sup>H776</sup> miadto sa Egipto kang Jose aron sa pagpalit ug trigo; tungod kay ang kagutom<sup>H7458</sup> sakit kaayo sa tanang kayutaan (yuta).<sup>H776</sup>

→ Bisan tuod ang pito ka tuig nga gutom miabot sa yuta, ang Ehipto adunay “tinapay nga hinimo gikan sa

**trigo**” nga gitigom ni Jose sa yuta sa Ehipto sulod sa 7 ka tuig sa kadagaya.

Tungod kay ang gutom milukop na sa tibook nga nawong sa yuta, ang mga tawo nanagtu-aw kang Faraon

tinapay, apan siya miingon, **Lakaw ngadto kang Joseph; unsa ang iyang qisulti kanimo, buhata.**”

---

<sup>280</sup>Video 35. “(Apostles) Disciples with Power and Authority.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

<sup>281</sup>Video 29. “Miabot na ang takna.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-passover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-passover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/).

<sup>282</sup>Ang Dios nag-alagad sa binhi ni Kristo (o ang rhema)<sup>G4690</sup> ngadto sa Anak sa tawo aron sa pagpugas sa mga anak<sup>G5043</sup> sa saad sa gingharian sa

langit. Nag-alagad usab ang Dios ug pan (logos) alang sa inyong karne, nga mao ang unod sa Anak sa tawo ([Si Jhn6:55](#)).

→ AAng kasal sa Cana sa Galilea, miingon ang inahan ni Jesus **Hesus**, "Wala silay bino" ([Si Jhn2:3](#)), ug si Jesus mitubag "ang akong takna wala pa moabut" ([Si Jhn2:4](#)). Unya siya miingon sa mga alagad, "***Bisan unsa nga iyang iqaingon kaninyo, buhata ninyo***" ([Si Jhn2:5](#)), nga katumbas sa Ang tubag ni Paraon sa tanang Ehiptoohanon.

→ Sulod sa 7 ka tuig nga gutom, ang mga tawo gikan sa tibuok yuta miadto sa Ehipto aron sa pagpalit ug trigo pan gikan kang Jose.  
- Sa laing pagkasulti, kadtong nailalom sa balaod (gidumala sa Ehipto) mianhi sa yutan-ong hari sa pagpalit ug pagkaon alang sa kinabuhi sa ilang kalag.

→ Sulod sa 7 ka tuig sa kadagaya, ang mga tawo moabut sa **Hesus** sa pagtigom ug pan ([ang mga logo](#)) kutob sa mahimo nga nagdala sa mga bunga sa [ang rhema](#) samtang adlaw ([Juan 9:4](#)).  
Kini nga tinapay nag-ilustrar **Hesus** nga nanaug gikan sa langit, ug ang tubig nga mibalik nagdto sa bino sa Galilea mao ang kinabuhi nianang pan, nga mao **Kristo** ([Juan 6:48](#), [Col 3:4](#)).<sup>283</sup>

[Ecc 3:1-2](#) Sa tanang butang adunay panahon, ug panahon alang sa tagsataqsa ka tuyo ilalum

sa langit:

*Panahon sa pagkatawo, ug panahon sa pagkamatay; panahon sa pagtanom, ug panahon sa pag-ibut niadtong qitanum.*

➤ Ang mga mananap<sup>H929</sup> sa yuta

- Ang mga mananap<sup>H929</sup> sa Daang Tugon mao kadtong anaa sa yuta nga himoon pa nga matarung, mao nga sila magpabilin sa yuta kon sila mapakyas sa pagkaon sa bunga sa kahoy, sa kahoyng igera, ug sa paras nga nagpalig-on kanila.<sup>284</sup>

- Usab, ang mga mananap mao kadtong wala malaglag sa balili ([Psa23:2](#)) mga sibsibanan.<sup>H4999</sup>  
Kay [ang Ginoo](#) dili ang ilang magbalantay, ang ilang mga ngalan dili isulat sa [ang Libro sa Kinabuhi](#), sa ingon sila kinahanglan hatagan ug espirituhanong tubig gikan sa [ang Ginoo](#).<sup>285</sup>

- Kini nga mga mananap<sup>H929</sup> (nga himoon pa nga matarong) dili ang mga mananap<sup>G2342</sup> sa dagat ug sa yuta sa Bag-ong Tugon ([Pin 13](#)) kansang mga ngalan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi gikan sa pundasyon sa kalibutan ([Pin 17:8](#)).

Apan kon ang mga mananap, nga himoon pa nga matarong, dili makainom ug espirituhanong tubig, sila makainom sa espiritu sa Antikristo ([1Ju 4:3](#)) ug simbaha ang mananap ingon nga mga nagpuyo sa yuta, aron lamang moduol sa pagkabanhaw sa paghukom ([Juan 5:29](#)).

→ Sa pag-abli sa ika-4 nga selyo, ang Kamatayon ug Impiyerno mosunod sa 1/4 sa mga lumulupyo sa yuta nga wala himoa matarung nga wala mahisulat ang ilang mga ngalan [ang basahon sa kinabuhi](#). Tungod kay sila nagbuhat ug dautan, sila moadto sa

<sup>283</sup>Video 9. "1. Paskuwa." [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-passover-from-ot-to-nt/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-passover-from-ot-to-nt/).

<sup>284</sup>Tan-awa ang "[Figure 6-d]," o Video 27. "(Unod, Kalag, & Espiritu) Salmo 23."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>285</sup>Video 24. "Ikaw ang Balaan nga Jerusalem (3/3)."

[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).

**ang pagkabanhaw ngadto sa paghukom**([Juan 5:29](#)).

→Kadtong mga **gihimong matarong** sa panahon sa "**ang takna sa tentasyon**" magdumili sa pagsimba sa larawan sa mapintas nga mananap ug pagapatyon.<sup>286</sup>Bisan tuod sila pagapatyon, sila makabuntog sa yawa pinaagi sa dugo sa **ang Kordero**, pagka ang saksi sa logos, aron dili nila higugmaon ang ilang kinabuhi hangtod sa kamatayon ([Pin 12:11](#)). Tungod kay sila adunay **maayo ang gibuhat**, sila moabot sa **ang pagkabanhaw sa kinabuhi**([Juan 5:29](#)).

---

<sup>286</sup>Refer sa [Pin 13:15](#).





([Pin 6:9-11](#)) Ang pag-abli sa ika-5 nga selyo (Ang gipatay nga mga kalag)

[Pin 6:9](#) Ug sa paghubad niya sa ikalima nga silyo, nakita ko sa ilalum sa halaran ang mga kalag<sup>G5590</sup> kanila nga gipatay tungod sa pulong (logos)<sup>G3056</sup> sa Ginoo, ug alang sa pagpamatuod (saksi)<sup>G3141</sup> nga ilang gihuptan:

☞ [Pin 6:9](#) Ug sa dihang lyang giablihan ang ikalima (5th) nga selyo, akong nakita ilalom sa altar ang mga kalag niadtong mga

kinsa gipatay tungod sa **ang mga logo sa Dios** ug tungod sa **ang saksi** nga ilang gihuptan.

- Ang gipamatay nga mga kalag sa **ang mga saksi sa ang mga logo sa Dios**<sup>288</sup> diha sa ilalom sa halaran.  
→ Kadtong nagdumili sa pagkamatay o nagdumili sa pagpabawtismo sa ngalan ni **Jesukristo** mao kadtong nahigugma ilang kalag, ug sila mawad-an sa ilang kalag tungod kay sila walay **kinabuhi** ug sa ingon dili mahimo **nabanhaw**.<sup>289</sup>

Kanus-a ang Ginoo (despotēs) maghukom ug manimalos sa dugo

[Pin 6:10](#) Ug sila misinggit sa usa ka makusog nga tingog, nga nagaingon, Hangtud anus-a, O Ginoo (despotēs),<sup>G1203</sup> balaan ug tinuod, wala ka ba maghukom ug manimalos sa among dugo sa mga nagpuyo sa yuta (sa yuta)<sup>G1093</sup>?

☞ [Pin 6:10](#) Ug sila misinggit sa usa ka dakung tingog, nga nagaingon, "Hangtod kanus-a, O **Ginoo (despotēs)**<sup>G1203</sup> balaan ug tinuod,

hangtod nga imong hukman ug ipanimalos ang among dugo sa mga nagpuyo sa yuta?"

→ Ang gipamatay nga mga kalag sa **ang mga saksi sa ang mga logo sa Dios** nga anaa sa ilalum sa halaran, adunay **ang rhema sa Ginoo** ug naghilak sa **ang Ginoo (despotēs)**,<sup>G1203</sup> nangutana kon kanus-a Siya mohukom ug manimalos sa ilang dugo gikan sa mga lumulupyo sa yuta.<sup>290</sup>

- **Ang Ginoo (despotēs)**<sup>G1203</sup> gipalit (gitubos) kanimo sa bililhong dugo sa **Kristo**:

<sup>288</sup>Video 2. "Gikan sa Genesis 1:1 hangtod sa Genesis 2:4." [www.therhemaofthelord.com/course1/2-garden-of-eden-2/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/2-garden-of-eden-2/).

- Ang liso<sup>G4703</sup> nga nagtumong sa **ang mga logo sa Dios** kay masculine noun nga gikan sa berbo nga "pugas,"<sup>G4687</sup> ug kini nga mga logo<sup>G3056</sup> nahimong unod, ug mipuyo dinhi kanato ([Si Jhn1:14](#)).

- Si Pablo ug Bernabe misulti "**ang mga logo sa Dios**" ngadto sa mga Judio, apan ilang gisalikway kini ug ilang gihukman ang ilang kaugalingon

dili takus sa kinabuhing dayon ([Binuhatan 13:45-6](#)). Busa, milingi sila ngadto sa mga Hentil.

- [Efe 5:31](#) *Tungod niini nga hinungdan ang usa ka tawo<sup>G444</sup> biyai ang iyang amahan ug inahan, ug matawo miipon sa iyang asawa,<sup>G1135</sup> ug silang duha mahimong usa ka unod.*

<sup>289</sup>Video 16, "Ang mga Hentil, Tanang nasod (Ang pagkaapostol ni Pablo ug Pedro) 3/10."

[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

Gitugyanan si Pablo sa ebanghelyo sa pagkawalay sirkunsisyon alang sa mga Gentil nga nasod, mao nga iyang gipahiluna ang patukoranan, nga **mao si Jesukristo**, ug gitanom ang liso (**ang mga logo sa Dios**) sa **Jesukristo**, nga gibisibisan ni Apolos (usa ka batid nga Kristohanong Hudiyano) aron **Dios** motubo kini. Gisugo si Pablo sa pagtabang niadtong anaa sa Jerusalem, ug sa tibuok kabaybayonan sa Judea, ug unya ngadto sa mga Hentil sa paghinulsol ug sa pagbalik ngadto sa **Dios**, ug pagbuhat ug mga buhat nga angay sa paghinulsol ([Binuhatan 26:20](#)).

Human ang ebanghelyo sa pagkawalay sirkunsisyon mapugas sa mga Gentil gikan sa usa ka nasod sa Gresya, kadtong maghinulsol sa ilang mga sala makadawat sa logos sa Diyos sa ilang yuta. Si Pedro, nga gipiyalan sa ebanghelyo sa pagtuli, motabang dayon sa mga logo sa pagkamatay pinaagi sa bunyag sa ngalan ni **Jesukristo** alang sa kapasayloan sa ilang mga sala.

Pinaagi sa pagtoo sa pagkabanhaw, sila makadawat sa gasa sa **ang Espiritu Santo** nga nagapamunga ug daghan kay ang mga logo sa sulod niini mahimong rhema ([Binuhatan 2:38](#)).

<sup>290</sup>Para sa mga detalye sa mga nagpuyo sa yuta, tan-awa ang "[\(Pin 20:11\) Usa ka dakong puti nga trono.](#)"

**Hesus**, usa ka karnero<sup>G286</sup> nahimong walay lama ug walay buling, **Kristo** atong Paskuwa.

**Pin 6:11** Ug puti<sup>G3022</sup> mga kupo<sup>G4749</sup> gihatag ngadto sa matag usa kanila; ug kini gisulti ngadto kanila, nga sila kinahanglan nga mopahulay<sup>G373</sup> bisan pa sa gamay nga panahon, hangtod sa ilang isigka-alagad<sup>G4889</sup> usab ug ang ilang mga igsoon,<sup>G80</sup> nga kinahanglan pagapatyon ingon nga sila, kinahanglan matuman.

☞ **Pin 6:11** Ug **usa ka puti nga kupo** gihatag ngadto sa matag usa kanila; ug kini gisulti kanila nga sila kinahanglan nga mopahulay sa makadiyot nga panahon, hangtud nga ang ilang duha ka gidaghanon

**masigkaulipon** ug ilang **mga igsoon**, nga pagapatyon sama kanila, matuman.

- **White nga mga kupo**: Ang mga kalag niadtong nagsul-ob ug puti nga mga bisti mao kadtong mogula gikan

“Maayo **Kasakitan**,” gilabhan nila ang ilang mga bisti, gipaputi sila sa dugo ni **ang Kordero**,<sup>G721</sup> ug anaa sa atubangan sa trono sa **Dios** (**Pin 7:13-15**).

- **Mga isigka-alagad**– Matutom nga mga ministro sa **Kristo** sa **ang Ginoo** (kyrios)<sup>G2962</sup> sama kang Epafras (**Col 1:7, Col 4:7-12, Flm 1:23**).

- **Mga igsoon** - Kadtong nakadawat **ang espiritu sa panagna** ug magsaksi sa **Hesus**.<sup>291</sup>  
→ Ang pagpamatuod sa **Kristo** nagpamatuod diha kanila pinaagi sa gasa sa mga pagpang-ayo, mga tabang, mga gobyerno, ug pagkadaiya sa mga dila hangtud sa katapusan, aron sila dili masaway sa adlaw sa **ang Ginoo** (kyrios)

**Jesukristo.**

- Ang mga igsoon kinahanglan nga mapailubon hangtud sa pag-abut sa **ang Ginoo** isip mag-uuma (**ang amahan**),

nga may hataas nga pagpailub, nagahulat sa bililhong bunga sa yuta sa **ang sayo nga ulan** ug **ang ulahing ulan**.

- **Sa Pin 6:9-11**, ang ikalima (5th) nga selyomoabut **kaniadto ang ikaduhang ilhanan sa katapusan sa kalibotan**.

- Ang ika-5 nga selyo moabut sa wala pa makita ang ikaduhang timaan sa katapusan sa kalibutan,<sup>292</sup> ug ni Luke

Ang mga mamiminaw makakita nga ang mga Gentil nga mga nasud sa dautan nga gingharian kinahanglan nga motapion sa mga kamot sa mga tinun-an,

lutosa sila, itugyan sila sa mga sinagoga ug mga prisohan, ug dad-a sila atubangan sa mga hari ug mga gobernador tungod sa iyang ngalan.

-Unya, makita sa mamiminaw ni Mateo ang mga tinun-an nga gitugyan ngadto **kagulan** ug pagapatyon tungod

Tungod sa iyang ngalan, ug pagadumtan sa tanang mga Gentil nga mga nasud. MAng mga tumatan-aw sa arka kinahanglang maminaw nga sila

kinahanglan itugyanta mga konseho nga gibunalan sa mga sinagoga, ug gidala sa atubangan sa mga gobernador ug

mga hari ingon nga mga saksi batok kanila tungod Kaniya, diin sila mahimong saksi ingon nga ebanghelyo ni

**ang gingharian** kinahanglang iwali unangadto sa tanang Gentil nga mga nasud sa dili pa moabut ang katapusan.

<sup>291</sup>Video 45. “6. Pag-ula.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/), video 43.

“(Gigiyahan sa Espiritu) Ang mga anak sa Dios.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/), & video 13. “Ang pulong (logos & rhema)”, [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

<sup>292</sup>Tan-awa ang “Ang Kasakitan” (Ang ika-5 nga selyo moabut alang sa mga disipulo sa wala pa ang ikaduhang timaan) sa ilawom **Pin 2:19**.

→ Busa, ang tanan nga mga kalag nga nakita sa pag-abli sa **ang ika-5 nga selyo** sa **Pin 6:9**, mao kadtong nakadawat **ang ebanghelyo sa rhema saang Ginoo** nga giwali ngadto kanila (**1Pe 1:25**).

. Ang pagkamartir sa pagsaksi ni Jesus magpadayon hangtod sa ika-2 nga pagbayaw (**Mat 11:12**) nga duol sa

katapusan sa Dakong Kasakitan.

**(Pin 6:12-17) Ang pag-abli sa ika-6 nga selyo (Ang dakong adlaw sa kapungot sa Kordero miabot na)**

**Pin 6:12** Ug nakita ko sa paghubad niya sa ikaunom nga timri, ug, ania karon, miabut ang usa ka dakung linog; ug ang adlaw nahimong maitum ingon sa sako nga saput sa buhok, ug ang bulan nahimong ingon sa dugo;  
**Pin 6:13** Ug ang mga bitoon sa langit nangahulog sa yuta (sa yuta), <sup>G1093</sup> bisan sama sa kahoyng iger <sup>G4808</sup> naghulog sa iyang dili pa panahon nga mga igos, <sup>G3653</sup> sa diha nga siya matay-og sa usa ka gamhanan (dako) <sup>G3173</sup> hangin.  
**Pin 6:14** Ug ang langit nawala ingon sa usa ka linukot (usa ka basahon) <sup>G975</sup> sa diha nga kini gilukot; ug ang tanang bukid ug pulo nangabalhin gikan sa ilang mga dapit.  
**Pin 6:15** Ug ang mga hari sa yuta (ang yuta), <sup>G1093</sup> ug ang mga dagkung tawo, ug ang mga adunahan, ug ang mga pangulong kapitan, ug ang gamhanang mga tawo, ug ang matag ulipon (alagad), <sup>G1401</sup> ug matag gawasnon nga tawo, nanagtago sa ilang kaugalingon sa mga lungib <sup>G4693</sup> ug sa mga bato <sup>G4073</sup> sa kabukiran;  
**Pin 6:16** Ug miingon sa mga bukid ug mga bato, Tumiba ka kanamo, ug tagoi kami gikan sa nawong niya nga nagalingkod sa trono, ug gikan sa kasuko <sup>G3709</sup> sa Kordero (arnion): <sup>G721</sup>  
**Pin 6:17** Kay ang dakung adlaw sa iyang kaligutgut miabut na; ug kinsa ba ang arang makatindog?

- ☞ **Pin 6:12** Ug mitan-aw ko sa dihang iyang giablihan **ang ikaunom (ika-6) selyo**, ug tan-awa, dihay **usa ka dakong linog**; ug ang adlaw nahimong maitum ingon sa sako nga saput sa buhok, ug ang bulan nahimong sama sa dugo.
- ☞ **Pin 6:13** Ug ang mga bitoon sa langit nangahulog sa yuta, ingon sa usa ka kahoy nga higuera nga nagatulo sa iyang dili pa panahon nga mga igos sa dihang giuyog kini sa kusog nga hangin.
- ☞ **Pin 6:14** Ug ang langit nawala ingon sa usa ka basahon sa diha nga kini gilukot, ug ang tanan nga mga bukid ug mga isla gibalhin gikan sa ilang mga dapit.
- ☞ **Pin 6:15** Ug ang mga hari sa yuta, ang mga dagkung tawo, ang mga adunahan, ang mga pangulong capitan, ang mga gamhanang tawo, ug ang matag ulipon ug tawong gawasnon, nanagtago sa ilang kaugalingon sa mga lungib ug sa mga bato sa ang kabukiran,
- ☞ **Pin 6:16** Ug miingon sa mga bukid ug mga bato, “Tumpagi kami ug tagoi kami gikan sa nawong Niya nga naglingkod sa trono (**Dios**) ug gikan sa **ang kasuko** <sup>G3709</sup> sa **ang Kordero**!”
- ☞ **Pin 6:17** Alang sa **ang dakong adlaw sa iyang kasuko** miabot na, ug kinsa ang makabarog?
  - **Ang dakong adlaw sa iyang kasuko** (Ang dako ug makalilisang nga adlaw ni Jehova) -**Si Jehova sa mga panon** misaad nga ipadala **Elijahang propeta** sa wala pa ang pag-abot sa **ang dako ug makalilisang nga adlaw ni Jehova** (**Mal 4:5**), nga mao **ang dakong adlaw sa kapungot sa Kordero**.<sup>293</sup>
  - **Ang dakong adlaw saang kasukosaang Kordero**<sup>294</sup> Pagkahuman **ang ikaunom (ika-6) selyo** nagbukas,
    - I. usa ka dakong linog,
    - II. tang adlaw: mahimong itom (sama sa sako sa buhok),

<sup>293</sup>Alang sa timeline sa dakong adlaw sa iyang kasuko, tan-awa ang “[3] 70 ka semana ni Daniel”

<sup>294</sup>Video 39. “Ang pagkabanhaw sa mga patay.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

- III. tang bulan: nahimong sama sa dugo,
- IV. ang mga bituon sa langit: nangahulog sa yuta (sama sa kahoyng igira nga nagasabwag sa iyang hilaw nga mga igos (nga motubo panahon sa tingtugnaw, apan dili mohamtong kondili mahulog sa tingpamulak)<sup>295</sup>giuyog sa kusog nga hangin,
- V. ang mga langit mawala ingon sa usa ka linukot nga basahon,
- VI. ang tanang bukid ug pulo gibalhin gikan sa ilang mga dapit,
- VII. ang mga hari sa yuta, ang mga bantugan ug mga dato, ang mga pangulong kapitan, ang mga gamhanan, ang tanang ulipon, ug ang tanang tawong gawasnon, nanagtago sa ilang kaugalingon sa mga lungib ug sa mga bato sa kabukiran, ug nanag-ingon sa mga bukid ug sa bato, "Tumpagi kami, ug tagoi kami gikan sa nawong Niya nga nagalingkod sa trono (**Dios**), ug gikan sa **ang kasukosa ang Kordero**, fo ang dakong adlaw sa iyang kasuko miabot na, busa kinsa man ang makabarog?"

→ Ang dakong adlaw sa Iyang kasuko - ang mga langit ug ang yuta, nga karon gitipigan pinaagi sa sama nga mga logo, gitagana alang sa kalayo hangtud sa adlaw sa paghukom ug sa kapildihan sa dili diosnon nga mga tawo - mianhi, ug walay usa nga makabarog ([2Pe 3:7](#)).<sup>296</sup>

→ Apagkahuman sa pagbukas sa **ang ika-6 nga selyo**, ang kasuko sa Kordero (o ang paghukom sa **ang Ginoo, despotēs**<sup>G1203</sup>) mianhi sa mga lumulupyo sa yuta aron sa pagpanimalos sa dugo sa mga kalag nga gipamatay **ang mga logo sa Dios**.<sup>297</sup>

#### -Ang adlaw, ang bulan, ug ang mga bituon

- **Tadlaw niya**(Kusog ni [H8121, G2246](#))<sup>H8121 G2246</sup>

[Gen 37:1](#) Ug si Jacob mipuyo sa yuta (sa yuta)<sup>H776</sup> diin ang iyang amahan usa ka estranghero, sa yuta (sa yuta)<sup>H776</sup> sa Canaan.)

[Gen 37:5](#) Ug si Jose nagdamgo ug usa ka damgo, ug kini gisugilon niya sa iyang mga igsoon: ug misamot ang ilang pagdumot kaniya.

[Gen 37:6](#) Ug siya miingon kanila: Pamati, ako nangaliyupo kaninyo, niining damgo nga akong gidamgo:

[Gen 37:7](#) Kay, ania karon, kita nanagbugkos ug mga binangan didto sa uma,<sup>H7704</sup> ug, ania karon, ang akong binangan mibangon, ug mitindog usab;

ug, ania karon, ang inyong mga binangan nanagtindog libut, ug nanagyukbo (pagsimba)<sup>H7812</sup> sa akong binangan.

[Gen 37:8](#) Ug ang iyang mga igsoon miingon kaniya: Magahari ba ikaw kanamo?

o makabaton ka ba gayod ug kamandoan (pagmando)<sup>H4910</sup> ibabaw kanato?

Ug sila misamot pagdumot kaniya tungod sa iyang mga damgo, ug tungod sa iyang mga pulong (**orhema**).<sup>H1697</sup>

→ Sa dihang si Jacob nagpuyo sa yuta sa Canaan ingong usa ka langyaw, usa sa iyang dose ka anak nga lalaki, si Jose, adunay duha ka damgo.

<sup>295</sup>"G3653 - olynthos - Strong's Greek Lexicon (kiv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access niadtong Abr 5, 2023.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3653/kiv/tr/0-1/>.

<sup>296</sup>Video 44. "Ang tagna sa kasulatan (2 Pedro 1) 2/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>297</sup>Ang Ginoo (despotēs) mipalit (mitubos) kanimo sa bililhong dugo ni Kristo: si Jesus ingon sa usa ka nating karnero<sup>G286</sup> nga walay buling ug walay buling nahimong Kristo nga atong pasko. Busa, ang Ginoo lamang (despotēs) Diyos ang Ginoo (kyrios) Jesu-Kristo ([Jde 1:4](#)).

→ Ang gipatay nga mga kalag sa mga saksi sa mga logo sa Dios nga anaa sa ilalum sa halaran, adunay rhema sa Ginoo ug naghilak.

ngadto sa Ginoong Jesu-Kristo, nangutana kon kanus-a Siya mohukom ug manimalos sa dugo nga nagpuyo sa yuta.

• Iyang unang damgo:

① Sa diha nga nanagbugkos sila ug mga binangan didto sa uma, ang binangan ni Jose mitindog ug mitindog, ug

Jose. Ang mga binangan sa iyang mga igsoon nanagtindog libut sa binangan, ug nanagsimba sa binangan ni Jose.

→ Mibangon ang binangan ni Jose ug mibarog nga matul-id taliwala sa napulog-duha ka binangan nga natigom sa yuta sa Canaan sa

mga logo sa Dios), yuta. Gihatag nga ang mga binangan usa ka bugkos sa mga lindog sa mga uhay sa lugas (sa trigo, o

ni Jose ang gigapos ni Joseph mao ang mga logo sa Dios (ang maayong binhi) nga miturok ug mitubo sa unod

pero wala siya kabalo unsaon ([Mar 4:26](#)).

Sumala sa samingay ni Jesus bahin sa gingharian sa langit, ang kaaway miabot ug nagpugas ug bunglayon taliwala sa mga trigo sa uma sa usa ka tawo samtang siya natulog. Apan tungod kay ang mga bunglayon anaa sa samang umahan sa trigo, sila kinahanglang motubo nga magkauban hangtod sa pag-ani kay ang trigo mahimong maibot uban sa bunglayon kon kini tigomon sa dili pa ang pag-ani.

Sa panahon sa pag-ani, si Jesus moingon sa mga mag-aani nga tigumon sila, bugkosa una ang mga bunglayon aron masunog sila, apan tiguma ang mga trigo sa iyang kamalig ([Mat 13:24-30](#)).

Tnagdampo siya kang Jose nga maghari ug magmando sa pamilya ni Jacob naghulagway Jesukristo, kinsa ang liso (sperma) <sup>G4690</sup>ni David, nabanhaw gikan sa mga patay ([2Ti 2:8](#)), ug bisan kinsa nga tawo nga nabunyagan ngadto Jesukristo gibautismohan ngadto sa iyang kamatayan, ug ang mga logo sa Dios sulod sa lalaki motubo ug motubo ngadto sa liso (rhema) sa Dios. <sup>G4690</sup>

[Gen 37:9](#) Ug nagdamgo pa siya ug lain na usab nga damgo, ug gisugilon niya kini sa iyang mga igsoon, ug miingon siya:

Ania karon, ako nagdamgo ug usa pa ka damgo; ug, tan-awa, ang adlaw <sup>H8121</sup>ug ang bulan <sup>H3394</sup> ug ang onse ka bituon <sup>H3556</sup> naghimo sa pagsimba <sup>H7812</sup> kanako.

[Gen 37:10](#) Ug iyang gisuginlan kini sa iyang amahan, ug sa iyang mga igsoon: ug gibadlong siya sa iyang amahan.

ug miingon kaniya,  
Unsa kini nga damgo nga imong gidamgo? Ako ug ang imong inahan ug ang imong mga igsoon  
sa pagkatinuod mianhi sa pagyukbo (sa pagsimba) sa among kaugalingon nganhi kanimo dinhi sa yuta?

• Ikaduha niyang damgo:

② Ang adlaw, bulan, ug onse (11) ka bituon misimba kang Jose.

Gihisgotan ni Jacob ang adlaw, bulan, ug 11 ka bituon atubangan sa yuta (ilalom sa balaod) ingon sa mosunod:

- Ang adlaw: Ang amahan sa yuta (Jacob, [Mat 23:9](#), [Gen 37:10](#))

- Ang bulan: Ang inahan sa balay sa pagkaulipon (Ang asawa ni Jacob, usa ka inahan nga ubos sa balaod ([Gal 3:18-19](#)))

- Ang mga bituon: Ang mga anak sa unod (Ang 11 ka anak nga lalaki ni Jacob, ang mga anak sa pagkaulipon, [Rom 9:8](#), [Gal 4:25](#))

ang → Ang adlaw, bulan, ug 11 ka bituon sa wala pa ang yuta gikan sa yuta ug sa ingon yutan-on. Sa dihang

logo sa Dios sa imong yuta (o sa imong lawas) mamatay ug dayon mabuhi, ang imong lawas no nahimong yutan-on, apan langitnon ([1Co 15:40](#)). Ingon usab, ang mga logo sa Dios sulod ni Joseph



miturok ug mitubo ngadto sa liso (rhema) sa **Dios**<sup>298</sup> nga gikan sa **ang Ginoo sa langit** kinsa nagasimba kami.<sup>299</sup>

→ Ang pamilya ni Jacob sa wala pa ang yuta, samtang si Jose nauna **ang Ginoo** (kyrios)<sup>G2962</sup> **sa langit** ([1Co 15:47](#)), nga adunay liso sa **Kristo** ug sa ingon usa ka tawo sa **Kristo**. Usa ka lalaki<sup>G435</sup> sa **Kristo** adunay liso sa **Kristo** ug gihimo nga pagkamatarung sa **Dios** sa **Kristo** ([2Co 5:21](#)) ug sa ingon balaan<sup>G40</sup> ([Mar 6:20](#)). Busa, si Joseph gihulagway nga tawo sa **Kristo**, nga mahigugma sa iyang babaye (o asawa o ang usa nga adunay mga logo sa Diyos nga ubos sa mga magtutudlo ug mga gobernador hangtod sa panahon gitudlo sa **ang amahan**), bisan ingon **Kristo** nahigugma usab sa simbahan ug naghatag sa iyang kaugalingon alang niini.

**Kristo** mobalaan ug molimpyo sa simbahan (mga lalaki ug babaye diha kang Kristo) uban sa paghugas sa tubig pinaagi sa **ang pulong (ang rhema)**,<sup>G4487</sup> aron sa pagpresentar sa simbahan ngadto sa iyang kaugalingon nga usa ka mahimayaong simbahan, nga walay mantsa, o kunot, apan magmabalaan nga walay ikasaway ([Efe 5:26-27](#)).

→ Bkay gipasaylo ni Jose ang sala sa iyang mga igsoon human siya nahimong magmamando sa Ehipto, **ang rhema** sa iyang mga damgo nga ehemplo **Kristo** ug Iya **mahimayaon** simbahan ([Gen 50:17](#)).

→ A Human ang ngalan ni Jacob giilisan ug Israel, ang adlaw, bulan, ug mga bitoon sa Israel (ubos sa grasya).  
gihisgotan sa mosunod:

- Ang adlaw: **Dios** (Ang Amahan sa mga kahayag<sup>G5457</sup> sa langit, [Mat 5:16](#), [San 1:17](#), [Mat 23:9](#))
- Ang bulan: **Kristo, Ang Anak sa Dios**  
(Si Kristo, ang binhi sa saad, **ang Ginoo sa langit**, [Mar 12:35](#), [1Co 15:47](#), [Gal 3:16](#))
- Ang mga bitoon: **Ang unang mga bunga, Ang mga anak sa Dios**  
(Ang unang mga bunga, ang mga anak sa saad,<sup>300</sup> [1Co 15:23](#), [Rom 8:14:9:8](#)).<sup>301</sup>

[Figure 6-1] Ang espirituhanong kahulogan sa adlaw, bulan, ug mga bitoon

| Ang adlaw, ang bulan, ug (11) ka bitoon - sa yuta<br>(Ubos sa balaod)  | Ang adlaw, bulan, ug (12) ka bitoon - sa langit<br>(Ubos sa grasya)   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ang adlaw: <b>Ang amahan sa yuta</b> (Ang balaod)</li> <li>• Ang bulan: <b>Ang inahan sa balay sa pagkaulipon</b></li> <li>• Ang mga bitoon: <b>Ang mga anak sa unod</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ang adlaw: <b>Dios</b> (Amahan sa langit)</li> <li>• Ang bulan: <b>Kristo, Ang Anak sa Dios</b></li> <li>• Ang mga bitoon: <b>Ang unang mga bunga ni Kristo, Ang mga anak sa Dios</b></li> </ul> |

**-Nagkalainlain nga klase sa lawas**<sup>302</sup>

[Gen 1:28](#) Ug gipanalanginan sila sa Dios (tawo: <sup>H120</sup>lalaki<sup>H2145</sup> ug babaye, <sup>H5347</sup>[Gen 1:27](#)), ug ang Dios miingon kanila, Magmabungahon, <sup>H6509</sup>ug multiply (pagdugang), <sup>H7235</sup>ug pun-on (konsagrahan) <sup>H4390</sup>ang kalibutan, <sup>H776</sup>ug pugngi kini: <sup>H3533</sup>ug adunay pagmando (pagmando) <sup>H7287</sup>ibabaw sa isda <sup>H1710</sup>sa dagat, <sup>H3220</sup>ug sa ibabaw sa langgam <sup>H5775</sup>sa hangin (ang langit), <sup>H8064</sup>ug labaw sa matag buhing butang (kinabuhi) <sup>H2416</sup>nga naglihok (nagkamang) <sup>H7430</sup>sa yuta. <sup>H776</sup>

<sup>298</sup>Nakuha gikan sa [Pin 6:6](#).

<sup>299</sup>Ibid.

<sup>300</sup>Tan-awa ang "[Figure 4-a]"

<sup>301</sup>Video 18. "3. Unang mga Bunga (Ang 144,0000)." [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

<sup>302</sup>I-refer sa "[Figure 6-2] Ang espirituhanong kahulogan sa lain-laing matang sa mga lawas."



→ Gibuhat sa Dios ang tawo (lalaki ug babaye)<sup>H120</sup> ug gipanalanginan sila nga magmabungahon diha **ang rhema sa Ginoo** pinaagi sa **nagkadaghan ang mga logo sa Dios** diha kanimosa pagkonsagrar sa yuta nga imong gigikanan, ug sa kahangturan sa paghimo sa imong unod aron magpabilin sa balaang yuta aron mahimo kang bag-ong binuhat diha sa larawan ug dagway sa **ang GINOONG Dios**, nga **Dios** gibuhat gikan sa sinugdanan.<sup>303</sup>

- Sa sinugdan, ang hinimo sa Diyos nga tawo gilalang aron magmando sa mga isda sa dagat, sa mga langgam sa kalangitan, ug kinabuhi nga nagakamang sa yuta.<sup>304</sup>

**1Co 15:39** Ang tanan nga unod dili managsama nga unod: apan adunay usa ka matang sa **unod**<sup>G4561</sup> sa mga lalaki,<sup>G444</sup> lain unod sa mga mananap (upat ka tiil nga mananap),<sup>G2934</sup> lain isda,<sup>G2486</sup> ug usa sa mga langgam (gisangkapan sa mga pako, gikan sa langgam, Strong's **G4071**).<sup>G4421</sup>

→ Unod sa **tawo** (anthropos, Strong's **G444**)<sup>G444</sup>:  
- Gipugas sa kahuyang, kaulawan, ug korapsyon (**1Co 15:42-43**).

→ Unod sa **mga mananap** (upat ka tiil nga hayop)<sup>G2934</sup>:  
- Ang mga mananap<sup>H929</sup> mao kadtong anaa sa yuta, ug ang ilangfang unod dili pa mahimo nga matarung.<sup>305</sup>

→ Unod sa **mga isda**<sup>G2486</sup>:  
- Ang isda nga nagpuyo sa logos sa Dios adunay unod sa Anak sa tawo. Apan ang ilang unod mobalik ngadto **ang rhema sa Dios** sa diha nga sila motuo sa mga logo ug moinom sa Balaang Espiritu.

- **Ang isda sa limpyo nga tubig** (dawata ang Balaang Espiritu)  
- Ang isda nga nagpuyo sa tubig sa **ang mga logo** (o gisulti ni Jesus sa yuta)<sup>306</sup> magpuyo sa mga suba sa nagaagay nga buhi nga tubig kon sila motuo (ug makadawat **ang Espiritu Santo** (**Juan 7:38-39**)).  
→ Unya sila moagi gikan sa kamatayon ngadto sa **kinabuhi**, ug sa **kinabuhing dayon**.<sup>307</sup>

**Mat 4:19** Ug siya (**Hesus**) miingon kanila, Sunod kanako, ug himoon ko kamong mga mangingisda ug mga tawo.<sup>G444</sup>

→ Nagsunod **Hesus** mahimong mangingisda sa mga tawo (**Mat 4:19**), mao ang pagkaandam sa pagsangyaw sa pulong **(ang mga logo)** sa panahon ug sa wala sa panahon ingon nga mga ebanghelista aron matuman ang ministeryo (**2Ti 4:2-5**).

- **Ang isda sa hugaw nga tubig** (dawata ang dili balaan nga Espiritu)  
- Ang mga isda nga nagpuyo sa suba ni Paraon itambog ngadto sa walay kataposang linaw nga kalayo.<sup>308</sup>  
→ Ang mga isda sa mga suba ni Paraon nga hari sa Ehipto nagtumong niadtong naglansang kang Kristo ug wala gayud

<sup>303</sup>Tan-awa ang "[Figure 13-d] Ang basahon sa mga kaliwatan ni Adan."

<sup>304</sup>Video 1. "Ang pito ka adlaw sa paglalang sa Diyos." [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).

<sup>305</sup>Unod sa mga mananap (gihimo pa nga matarong). Tan-awa ang "(**Pin 6:7-8**) *Ang pag-abli sa ika-4 nga selyo (usa ka berdena kabayo: Kamatayon & Impiyerno)*."

<sup>306</sup>Tan-awa ang "(**Pin 1:14-15**) *Puti nga mga buhok sa Iyang ulo, mata, tiil, ug tingog*."

<sup>307</sup>Mahitungod sa pagsangyaw sa pulong, tan-awa ang "[Figure 6-f] Ang uma sa dugo (Usa ka pagpanag-iya)."

<sup>308</sup>Tan-awa ang "(**Pin 6:7-8**) *Ang pag-abli sa ika-4 nga selyo (usa ka berdena kabayo: Kamatayon & Impiyerno)*."

naghinulsol ([Pin 11:8](#)), aron sila manganak ug daghang mga baki ([Exodo 8:3](#)) o “mahugaw nga mga espiritu.”<sup>309</sup>

→ Unod sa [mga langgam](#) (gisangkapan og mga pako, gikan sa langgam, Strong's [G4071](#))<sup>G4421</sup>

- Ang mga langgam (Strong's [G4421](#)) mao ang contraction (o usa ka mubo nga porma sa langgam) alang sa "piso" gikan sa Strong's [G4071](#).

- Sa espirituhanon, ang langgam gihulagway nga kinabuhi sa kalag sa tawo nga nagpuyo [Jesukristo](#) ug sa Iyang

[espiritu](#), naglupad sa taliwala sa langit (o hawan sa yuta). Ang espiritu walay unod ug mga bukog apan si Jesus aduna kanila ([Luk 24:39](#)), ang mga kalag moabut ug mopuyo sa Iyang mga sanga.

[unya, ang espiritu sa Ginoo](#) mopahulay diha kanila (ang mga langgam sa kawanangan) nga nagpuyo sa [Hesus](#)

[Kristo](#), nga napuno sa espiritu sa kaalam ug pagsabut, ang espiritu sa tambag ug kusog, ang espiritu sa kahibalo ug sa kahadlok sa Ginoo ([Isa 11:2](#)).

➤ Busa, ang tawo sa pagmando sa mga isda sa dagat, sa mga langgam sa kalangitan, ug sa kinabuhi nga nagkamang sa ibabaw sa yuta gihubad ingon sa mosunod:

• **[Ang isda sa dagat: Tawo](#)** (kinsa may [ang mga logo sa Dios](#)) sa pagmando sa babaye (nga nailalom sa balaod)

- Ngadto sa babaye nga nanamkon sa binhi ni Abraham (ang pulong o ang logos [G3056](#) sa [saad](#), [Rom 9:9](#)), nga mao ang Anak sa tawo, magpasakop kamo sa inyong kaugalingon nga tawo (bana)

nga iya sa

ang babayeng gawasnon, natawo pinaagi sa [saad](#), [Gal 4:23](#)). Pinaagi sa [ang mga logosa](#)

[saadimong gisabak](#), ikaw

babaye, magadala sa bunga sa [Kristo nga Ginoo](#), nga mao [ang rhema sa Dios](#).

• **[Ang langgam sa langitug ang Kinabuhi nga nagakamang sa yuta](#)**: Pagkuha ug usa ka lugas sa mustasa nga gikuha sa usa ka tawo (anak sa tawo) ug gipugas sa mga hunahuna sa mga anak sa gingharian, aron ang binhi sa [Kristo](#) mitubo ngadto sa labing dako nga balili nga gipugas sa yuta (sa imong unod,) ug nahimong usa ka kahoy nga naghatag ug kinabuhi (o [ang kahoy sa kinabuhi](#)). Kung mokaon ka sa bunga sa [ang kahoy sa kinabuhi](#) (dili madunot nga karne), pagabanhawon ka nga dili madunot ([1Co 15:52](#)) ug mabuhi sa kahangturan ([Gen 3:22](#)), nga nagtugot kanimo sa pagbuntog sa tanang kinabuhi nga nagakamang sa yuta.

[1Co 15:40](#) Adunay usab celestial ([langitnon](#))<sup>G2032</sup> mga lawas, ug mga lawas terrestrial ([yutan-on](#)):<sup>G1919</sup> apan ang himaya sa celestial ([langitnon](#))<sup>G2032</sup> usa ra, ug ang himaya sa yutan-on ([yutan-on](#))<sup>G1919</sup> lain na.

[1Co 15:41](#) Adunay usa [himaya](#)<sup>G1391</sup> sa adlaw, ug laing himaya sa bulan,<sup>G4582</sup> ug lain nga himaya sa mga bitoon:<sup>G792</sup> kay ang usa ka bitoon lahi sa lain nga bitoon sa himaya.

[1Co 15:42](#) Mao usab [ang pagkabanhaw sa mga patay](#). Kini gipugas sa pagkadunot; kini gibanhaw sa pagkadili madunot:

Kini gipugas sa kaulawan; kini gipataas sa [himaya](#): kini gipugas sa kahuyang; kini gipataas sa [gahum](#):<sup>G1411</sup>

→ Ang unod ni David (ang unod sa tawo) nakakita sa pagkadunot bisan human siya nakaalagad sa kabubut-on sa Dios,

apan [ang Ginoo](#) (ang unod sa [ang Anak sa tawo](#), [1Co 15:47](#)) wala makakita sa korapsyon [ang pagkabanhaw](#)

---

<sup>309</sup>Refer sa [Pin 16:13](#).

ni Kristo, ug ang Iyang kalag wala gibiyaan sa impyerno. Niining paagiha, pinaagi sa tawo (Adan) miabot ang kamatayon, apan pinaagi sa tawo (ang Gino) niabot **ang pagkabanhaw sa mga patay** (1Co 15:21).<sup>310</sup>

**Binuhatan 13:36** Kay si David, human siya makaalagad sa iyang kaugalingong kaliwatan pinaagi sa kabubut-on sa Dios, nahikatulog,

ug gitugyan ngadto sa iyang mga amahan, ug nakakita sa pagkadunot.

**Binuhatan 2:31** Nakita niya kini sa wala pa gisulti **ang pagkabanhaw ni Kristo**, nga ang iyang kalag wala gibiyaan sa impyerno,

**ni ang iyang unod nakakita sa pagkadunot.**

**1Co 15:21** Kay sukad sa tawo<sup>G444</sup> miabot ang kamatayon, pinaagi sa tawo<sup>G444</sup> miabut usab ang pagkabanhaw sa mga patay.)

**1Co 15:47** Ang unang tawo kay sa<sup>G1537</sup> yuta (yuta),<sup>G1093</sup> yutan-on.<sup>G5517</sup> ang ikaduhang tawo mao **ang Gino** gikan sa (sa)<sup>G1537</sup> **langit**.

[Figure 6-2] Ang espirituhanong kahulogan sa lain-laing matang sa mga lawas

| <a href="#">1Co 15:40</a>  | <b>Mga lawas sa yuta</b>   | <b>Langitnon nga mga lawas</b>  |
|--|--|---|
| <a href="#">1Co 15:47</a>  | <b>Ang unod sa yuta, Eartehon</b>  | <b>Flesh salangit</b>   |
| <a href="#">1Co 15:39</a>  | <b>Flesh sa mga lalaki</b> <sup>G444</sup>                                       | <b>Flesh saang Anak sa tawo</b> <sup>311</sup>                                      |
| <a href="#">1Co 15:42</a>  | <b>Tang iyang pagkabanhaw sa mga patay</b> <sup>312</sup>                        | <b>Tang pagkabanhaw ni Kristo</b> ( <a href="#">Binuhatan 2:31</a> )                |
| Tsiya ang unang tawo, si Adan vs. Tsiya ang ika-2 nga tawo, ang Gino | Skaugalingon sa kahuyang   | <b>Rgipasulod sa gahum</b>  |
|  | Skaugalingon sa kaulawan   | <b>Rgipasulod sa himaya</b>   |
|  | Skaugalingon sa korapsyon  | <b>Rgipasulod sa pagkadili korapsyon</b>  |
| [ <a href="#">Hulagway 6-1</a> ]                                     | <b>Ang adlaw, ang bulan, ug (11) ka bituon - sa yuta</b><br><br>(Ubos sa balaod) | <b>Ang adlaw, bulan, ug (12) mga bituon - sa langit</b><br><br>(Ubos sa grasya)     |
| Dlahi nga mga Himaya Lainlaing Himaya <sup>313</sup>                 | • <b>Ang adlaw:</b> Ang amahan sa yuta (Ang balaod)                              | • <b>Ang adlaw:</b> Dios (Amahan sa langit)   |
|  | • <b>Ang bulan:</b> Ang inahan sa balay sa pagkaulipon                           | • <b>Ang bulan:</b> Kristo, Ang Anak sa Dios  |
|  | • <b>Ang mga bituon:</b> Ang mga anak sa unod                                    | • <b>Ang mga bituon:</b> Ang unang mga bunga ni Kristo,<br><br>Ang mga anak sa Dios |

<sup>310</sup>I-refer sa "[Figure 6-e] Ang unang Adan ug ang kataposang Adan."


<sup>311</sup> Si [Jhn 6:55](#) ("Kay ang akong unod tinuod nga kalan-on, ug ang akong dugo tinuod nga ilimnon"), [Juan 6:53](#), & [Ro 14:17](#). Tan-awa ang "[Figure 2-a]," o Video 30. "The Communion." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/)

<sup>312</sup>Unod sa mga mananap (gihimo pa nga matarong). Tan-awa ang "[Pin 6:7-8](#)) *Ang pag-abli sa ika-4 nga selyo (usa ka berdeng kabayo: Kamatayon & Impiyerno).*"

<sup>313</sup>Aron masabtan kon sa unsang paagi ang lain-laing mga himaya gidala ngadto sa templo, tan-awa ang "Ang katawhan sa Dios mosulod sa tabernakulo sa

*Ang Dios, naqdala sa lain-laing mga himaya,*" ug "Gikan sa ubos nga kahimtang nga lawas ngadto sa mahimayaong lawas" gikan sa "[Pin 21:27](#)) *Kadtong nahisulat sa ang Libro sa Kinabuhi sa Cordero,*" dayon sabta ang diagram sa "[Figure 21-2]."

[Figure 4-a] Ang mga kaliwatan ni Adan ngadto kang Abraham + Babaye<sup>314</sup>



→Ang babaye, nga nanamkon sa kaliwat ni Abraham o ang logos sa saad ([Rom 9:9](#)), kinahanglang magpasakop sa imong kaugalingong tawo

(bana) nga iya sa babayeng gawasnon, natawo pinaagi sa saad ([Gal 4:23](#)). Ang mga logo sa saad (**Hesus**, ang Anak sa tawo,


ang pan sa Diyos) nga gipanamkon sa babaye, mao ang liso sa **Kristo ang Ginoo**([Luk 2:11](#))ug mamunga ug daghang bunga sa

**ang mga logo.**<sup>315</sup>

<sup>314</sup>Video 7. “Ang mga kaliwatan ni Adan ngadto kang Abraham + Babaye”[www.therhemaofthelord.com/course2/7-the-generations-of-adam-to-abraham-woman-let-us-make-man-in-our-image-after-our-likeness/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/7-the-generations-of-adam-to-abraham-woman-let-us-make-man-in-our-image-after-our-likeness/), video 24. “Ikaw ang Balaan nga Jerusalem.”[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).


<sup>315</sup>Video 32. “(Usa ka dakong misteryo) Kristo ug ang Simbahan 1/2.”  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/).

[Figure 6-e] Ang una nga Adan & Ang katapusan nga



Adan<sup>316</sup>

[Figure 6-f] Ang uma sa dugo (Usa ka pagpanag-iya)<sup>317</sup>



<sup>316</sup>Video 37. “Ang unang Adan ug ang kataposang Adan.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>317</sup>Video 37. “Ang uma sa dugo (Usa ka pagpanag-iya).”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

## Kapitulo 7

([Pin 7:1](#)) 4 ka anghel sa 4 ka suok sa yuta

[Pin 7:1](#) Ug sa human niining mga butanga nakita ko ang upat ka mga manolonda nga nanagtindog sa upat ka suok sa yuta (sa yuta), <sup>G1093</sup> nagkupot sa upat ka hangin sa yuta (sa yuta), <sup>G1093</sup> nga ang hangin dili mohuros sa yuta (sa yuta), <sup>G1093</sup> ni sa dagat, ni sa bisan unsa (tanan) <sup>G3956</sup> kahoy.

- ☞ [Pin 7:1](#) Ug sa tapus niining mga butanga nakita ko ang upat (4) ka mga manolonda nga nagatindog sa upat (4) ka suok sa yuta, nagkupot sa upat (4) ka hangin sa yuta, aron ang hangin dili mohuros sa yuta, sa dagat, o sa tanang kahoy.

([Pin 7:2-3](#)) Ang mga alagad sa Dios (Gitimbrehan sa ilang mga agtang)

[Pin 7:2](#) Ug nakakita kog lain <sup>G243</sup> anghel nga mikayab gikan sa sidlakan, nga adunay selyo sa buhi nga Dios: ug siya misinggit sa usa ka makusog nga tingog ngadto sa upat ka mga manolonda, kang kinsa kini gihatag sa pagdaot sa yuta (sa yuta), <sup>G1093</sup> ug ang dagat, [Pin 7:3](#) Nga nagaingon, Ayaw pagsakita ang yuta), <sup>G1093</sup> ni ang dagat, ni ang mga kahoy, hangtod nga among natakpan <sup>G4972G4972</sup> ang mga alagad <sup>G1401</sup> sa atong <sup>G2257</sup> Dios sa (sa) <sup>G1909</sup> ilang mga agtang.

- ☞ [Pin 7:2](#) Ug nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa **silangan**, adunay **ang selyosa mga buhi Dios**. Ug misinggit siya sa makusog nga tingog ngadto sa upat (4) ka manolonda kang kinsa kini gitugotan sa pagdaot sa yuta ug sa dagat,
- ☞ [Pin 7:3](#) nag-ingon, "Ayaw pasakit sa yuta, sa dagat, o sa mga kahoy hangtod naa mi **giselyohan** ang mga alagad sa atong **Dios** sa ilang mga agtang."

→ Ang yuta, ang dagat, ang mga kahoy dili masakitan hangtod sa mga anghel **giselyohan** ang mga alagad <sup>G1401</sup> sa **Dios** sa ilang **mga agtang** <sup>318</sup> **ang 144,000** sa tanang mga banay sa mga anak sa Israel ([Pin 7:4](#)). <sup>319</sup>

- Ang kombira <sup>H4150</sup> sa mga Tabernakulo): Sidlakan nga bahin
  - Sa Numeros 2, ang GINOO (**Yahweh**) nakigsulti kang Moises ug Aaron kon sa unsang paagi ipatindog ang "Piyesta sa mga Tabernakulo" ([Num 2:1](#)).

-Ang matag lalaki <sup>H376</sup> sa mga anak sa Israel kinahanglan nga magkampo subay sa iyang (dako nga militar) nga sumbananuban sa timaan <sup>H226</sup> sa ilang balay sa amahan, ug nag-atubang sa pitch <sup>H5048</sup> sa pista <sup>H4150</sup> sa tabernakulo ([Num 2:2](#)).

- ① [Sa sidlakan] Sa sidlakan nga kiliran paingon sa pagsubang sa adlaw, ang kampo ni **Juda** kinahanglan nga sa (dako militar) nga sumbanan. Unya ang banay ni Issachar mingpahaluna sunod kang Juda, ug ang banay ni Zabulon mingpahaluna sunod kang Issachar ([Num 2:3-5](#)).

→ "Laing anghel" nga mikayab gikan sa sidlakan sa [Pin 7:2](#) lagmit nga nagbarog gikan sa direksyon sa ang sidlakang bahin sa pista sa mga Tabernakulo diin nahimutang ang dakong kampo militar sa Juda. Sa pagkahibalo niana **Hesus** mao ang **gikan sa tribo sa Juda**, kining laing anghel nga misangpit sa 4 ka anghel basin ang anghel sa GINOO

<sup>318</sup>Refer sa [Pin 7:3](#), [Pin 14:1](#).

<sup>319</sup>Tan-awa ang "[Figure 7-a]" o Video 18. "3. Unang mga bunga Ang 144,000." [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

(**Yahweh**) atubangan sa Ginoo (**Yahweh**), o “Ginoo (**'ādōnāy**)<sup>H136</sup>DIOS (**y<sup>h</sup>ōvâ**).<sup>H3069</sup>”

→Aron mabantayan ang dalan sa kahoy sa kinabuhi, **Ang GINOONG Dios** nagbutang ug mga kerubin ug nagdilaab nga espada<sup>H2719</sup> sa **silangansa tanaman sa Edensa** dihang gipapahawa niya ang tawo (**Gen 3:24**). Ang mga maalamon nakakita sa bituon sa **Hesus**, ang hari sa mga Judio, sa “silangan” (**Mat 2:1-2**), ug ang himaya sa Diyos sa Israel naggikan sa dalan sa “silangan” (**Eze 43:2**).

(**Pin 7:4-8**) Ang 144,000 (usa ka nasod sa Diyos sa yuta, ang Israel, ang maalamong mga ulay<sup>320</sup>) giselyohan

**Pin 7:4** Ug nadungog ko ang gidaghanon kanila nga gipatikan: <sup>G4972</sup>ug dihay gipatikan usa ka gatus kap-atan ug upat ka libo sa tanan nga mga tribo sa mga anak (mga anak nga lalaki)<sup>G5207</sup> sa Israel.

**Pin 7:5** Sa banay ni Juda napulo ug duha ka libo ang pinatikan.

Sa banay ni Ruben, napulo ug duha ka libo ang pinatikan. Sa banay ni Gad, napulo ug duha ka libo ang pinatikan.

**Pin 7:6** Sa banay ni Aser, napulo ug duha ka libo ang pinatikan. Sa banay ni Nephthalim napulo ug duha ka libo ang pinatikan.

Sa banay ni Manases napulo ug duha ka libo ang pinatikan.

**Pin 7:7** Sa banay ni Simeon, napulo ug duha ka libo ang pinatikan. Sa banay ni Levi, napulo ug duha ka libo ang pinatikan.

Sa banay ni Issachar, napulo ug duha ka libo ang pinatikan.

**Pin 7:8** Sa banay ni Zabulon, napulo ug duha ka libo ang pinatikan. Sa banay ni Jose, napulo ug duha ka libo ang pinatikan.

Sa banay ni Benjamin, napulo ug duha ka libo ang pinatikan.

- ☞ **Pin 7:4** Ug nadungog ko ang gidaghanon niadtong mga **giselyohan**.  
Usa ka gatus kap-atan ug upat ka libo (**144,000**) sa tanang tribo sa mga anak sa Israel giselyohan:
- ☞ **Pin 7:5** Sa banay ni Juda mao sila **giselyohan** dose ka libo (12,000).  
Sa banay ni Ruben mao sila **giselyohan** dose ka libo (12,000).  
Sa banay ni Gad mao sila **giselyohan** dose ka libo (12,000).
- ☞ **Pin 7:6** Sa tribo ni Aser dose ka libo (12,000) ang nasilyohan.  
Sa banay ni Nephthalim mao sila **giselyohan** dose ka libo (12,000).  
Sa banay ni Manases mao ang **giselyohan** dose ka libo (12,000).
- ☞ **Pin 7:7** Sa banay ni Simeon mao sila **giselyohan** dose ka libo (12,000).  
Sa banay ni Levi mao sila **giselyohan** dose ka libo (12,000).  
Sa banay ni Issachar mao sila **giselyohan** dose ka libo (12,000).
- ☞ **Pin 7:8** Sa banay ni Zabulon mao sila **giselyohan** dose ka libo (12,000).  
Sa banay ni Jose mao sila **giselyohan** dose ka libo (12,000).  
Sa banay ni Benjamin mao sila **giselyohan** dose ka libo (12,000).

- Ang kamahinungdanon sa numero **12,1,000, &10,000** sa Bibliya

- Ang numero 12<sup>G1427</sup> sa Pinadayag nagtumong sa 12 ka tribo, nga mao ang tanan nga mga tribo sa mga anak sa Israel.

- Ang numero 1,000<sup>G5505</sup> sa **Pin 7:5-8** naghulagway sa kinatibuk-ang gidaghanon sa mga lalaki (sa yuta, **Pin 14:3**) isip usa ka yunit.

→ Ang numero **12**

- Ang 12 ka tribo, inubanan sa yunit sa 1,000, mao **12,000** nga nagrepresentar sa kinatibuk-ang gidaghanon sa mga lalaki gikan sa

**matag usasa 12 ka tribo sa mga anak sa Israel nga gitubos gikan sa yuta (Pin 14:3).**

→ Ang numero **1,000**

- Ang tanan nga mga anak sa Israel girepresentar sa gidaghanon, **144,000** (12 ka tribo x 12,000).

→ Ang numero **10,000**

<sup>320</sup>Refer sa **Pin 14:15-16** alang sa mga detalye.



- Ang gidaghanon niadtong (mga anghel, buhing mga linalang, ug mga tigulang) nga naglibot sa trono sa ang Kordero ug ang Dios girepresentahan sa yunit nga 10,000 ([Pin 5:11](#)).

[1Sa 18:6](#) Ug nahitabo sa diha nga sila nangabut, sa diha nga si David nahiuli gikan sa pagpamatay sa Filistehanon,

nga ang mga babaye nanggula gikan sa tanang mga ciudad sa Israel, pag-awit ug pagsayaw, sa pagsugat kang hari Saul, uban ang mga tambol, uban ang kalipay, ug uban ang mga tulonggon sa musika.

[1Sa 18:7](#) Ug ang mga babaye nanagsinultihay sa usa ug usa samtang sila nanagtugtog, ug nanag-ingon: **Saul** nakapatay sa iyang linibo (1,000s), ug si David iyang napulo ka libo (10,000s).

[1Sa 18:8](#) Ug si Saul naligutgut sa hilabihan gayud, ug ang pulong wala makapahimuot kaniya; ug siya miingon,

Ilang gitugyan kang David ang napulo ka libo (10,000), ug kanako ilang gipahinungod lamang sa linibo (1,000): ug unsa may iyang maangkon gawas sa gingharian (singular)?<sup>H4410</sup>

[1Sa 18:9](#) Ug si Saul nagtutok kang David sukad niadtong adlaw ug ngadto sa unahan.

→ Si Saul gidihogan ni Samuel ug nahimong magmamando sa katawhan sa Diyos, ang Israel ([1Sa 9:16](#)).

Bisan tuod nagsugod siya sa Espiritu, ang Espiritu sa GINOO mibiya kang Saul human siya nahingpit pinaagi

ang unod ([Gal 3:3](#), [1Sa 16:14](#)).

- Unya, si David gidihogan ingong hari sa Israel ([2Sa 5:3](#)). Siya usa ka tawo nga uyon sa kaugalingon nga kasingkasing sa Dios, pinaagi kang kinsa gituman sa Dios ang tanan Niyang kabubut-on pinaagi sa pagbanhaw sa usa ka Manluluwas, si Jesus, ngadto sa Israel pinaagi sa kaliwat ni David ([Binuhatan 13:22-23](#)).

→ Busa, si Saul sa pagpatay sa 1,000 ka mga tawo, ug si David sa iyang 10,000 ka mga tawo mahimong hubaron ingon sa mosunod:

“Si Saul ang yutan-on (fleshly) nga tawo, nga nagdala sa dagway sa yutan-on, apan si David mao ang langitnon (sa Ginoo) nga tawo, nga nagdala sa dagway sa langitnon

([1Co 15:48](#)).

- Sa laing pagkasulti, si Saul gikan sa unang tawo nga si Adan, apan si David iya sa Ginoo gikan sa langit

([1Co 15:45](#)).

[Mat 10:28](#) *ayaw kahadlok sa dios ni Saul nga mopatay sa lawas, apan dili makapatay sa*

*kalag:*

*kondili kahadloki hinoon ninyo ang Dios ni David nga arang makalaglag sa*

*duruha ka kalag*

*ug lawas sa impyerno.”*

→ Unya si Saul nasuko, tungod kay ang mga tawo nag-ingon kaniya nga tawo sa unod ug dugo nga dili makapanunod sa gingharian sa Dios ([1Co 15:50](#)) apan ang gingharian niini nga kalibutan ([1Sa 18:8](#)).

#### • **Giselyohan**

- Gisultihan ni Jesus ang Iyang mga disipulo sa paghago alang sa pagkaon ([ang mga logo sa Dios](#)) nga molahutay sa **kinabuhiing dayon**, nga kaniadto

**giselyohan**<sup>G4972</sup> sa Anak sa tawo pinaagi sa **Dios ang amahan**.<sup>321</sup>

<sup>321</sup>Video 23. “Ang pan, Ang manna, & Ang tinago nga mana.”

[www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/](http://www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/).

Ang puno nga mga pari ug mga Pariseo mihimo sa lubnganan (ni Jesus) nga sigurado pinaagi sa pagsilyo<sup>G4972</sup> ang bato ug nagbutang ug relo. Gibuhat nila kini

kay sila naghunahuna nga ang mga tinun-an ni Jesus moabut sa gabii ug mangawat kaniya aron mamakak mahitungod sa iyang pagkabanhaw human sa tulo ka adlaw.

-Ang 144,000 gimarkahan ug giselyohan **ang Espiritu Santo**, nga gisulti kaniadto sa balaang mga propeta, ug sa sugo sa mga apostoles sa Ginoo ug Manluluwas ([2Pe 3:2](#), [Mat 24:9](#), [Buhat 19:4-6](#), [1Co 12:1](#)).<sup>322</sup>

• **Ang pagkabanhaw ni Ginoong Jesus**

-**Ang Ginoong Jesus** ipadayag gikan sa langit nagpasabot nga ang mga logos sa kamatuoran (ang ebanghelyo sa imong kaluwasan).  
masunog sa **nagdilaab nga kalayo** sa pagpadayag **ang rhema** pinaagi sa atong ebanghelyo **Ginoong Jesukristo**.

→ Human nimo **mituo** sa **Kristo**, ikaw kaniadto **giselyohan** uban sa **ang Espiritu Santosa saad**.<sup>323</sup>

† **Ang 144,000** mao ang **Usa ka nasod sa tanang katawhan sa Diyos** nga nagatindog uban sa usa ka Cordero sa bukid sa Sion nga ang ngalan sa Iyang Amahan nahisulat sa ilang mga agtang.

† **Total nga 144,000** mga anak ni Israel gikan sa 12 ka tribo (Juda, Ruben, Gad, Aser, Nephthaim, Manases, Simeon, Levi, Issachar, Zabulon, Josephm Benjamin) giselyohan.

-**Ang 144,000 (Ang unang mga bunga ni Kristo)**

- Ang 144,000 naghawas sa katibuk-ang gidaghanon sa tanang anak sa Israel, o **Usa ka nasod sa Diyos, Israel** (o katawhan sa Diyos) sa yuta ([2Sa 7:23](#)).
- **katawhan sa Diyos, Israel**, nga gitubos sa Dios gikan sa Egipto, gikan sa balay ni David sa hataas nga panahon nga moabut; sila mga ulay, ang unang mga bunga ngadto **Dios** ug sa **ang Kordero**, ang gidaghanon sa tanang mga tribo sa mga anak ni Israel nga gisilyohan, nga adunay ngalan sa Amahan sa Kordero nga nahisulat sa ilang mga agtang, nga nag-awit ug bag-ong awit atubangan sa trono, nga gitubos gikan sa yuta dinhi sa yuta.<sup>324</sup>
- **Jesukristo** usa ka ministro sa sirkunsisyon kinsa **espirituhanong tuli ang mga kasingkasing sa mga Gentilsa** paghimo kanila nga espirituhanong mga anak sa **Israel** (o **espirituhanon nga mga Judio**), mao nga **sa Dios** ang kamatuoran mahimong magpamatuod sa saad nga gihimo ngadto sa mga amahan.<sup>325</sup>

-**Ang han-ay sa pagkabanhaw diha kang Kristo**

[1Co 15:20](#) Apan karon **Kristo** nabanhaw gikan sa mga patay, ug mahimong **ang unang mga bunga** kanila nga nangatulog.

[1Te 4:14](#) Kay kon kita motoo nga si Jesus namatay ug nabanhaw, ingon man usab sila nga nangatulog sa (sa) <sup>G1223</sup> **Hesus** kabubut-on **Dios** dad-a uban

kaniya.

[1Co 15:21](#) Kay sukad sa tawo <sup>G444</sup> miabot ang kamatayon, pinaagi sa tawo <sup>G444</sup> miabot usab **ang pagkabanhaw sa mga patay**.

[1Co 15:22](#) Kay sama kang Adan <sup>G76</sup> namatay tanan, bisan pa sa **Kristo** ang tanan pagabuhion.

[1Co 15:23](#) Apan ang matag tawo sa iyang kaugalingon nga han-ay:

**Kristo ang unang mga bunga**; unya sila maon **ni Kristo sa iyang pag-abot**.

➤ **Kristo ang unang mga bunga**

-**Kristo** nahimong unang mga bunga sakadtong nangatulog sa **Hesus** human Siya nabanhaw gikan sa mga patay ([1Te 4:14](#)).

**Ang han-ay sa diin kadtong kinsa ni Kristo pagabuhion**

<sup>322</sup>Video 14. "Paghinulsol, Bautismo, ug ang Espiritu Santo."

[www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/).

<sup>323</sup>Video 35. "(Apostles) Disciples with Power and Authority."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

<sup>324</sup>Video 18. "3. Unang-bunga (Ang 144,000)." [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

<sup>325</sup>Video 16. "Ang pagkaapostol ni Pablo ug Pedro (3/10)." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

- (1) = (a) + (b) **Ang 1st Harvest** (Ang unang mga bunga ni Kristo, **ang 144,000**, sa iyang pag-abot)

(a) **Ang unang mga bunga sa Balaan nga mga santos** kinsa natulog (**ang 144,000**, [Mat 27:52](#))

- **Kamatayon** naghari gikan kang Adan hangtod kang Moises, busa ang mga lawas sa **ang**

**144,000** nga gipakatulog

sa panahon sa paghari sa **kamatayon** didto sa sirado nga lubnganan.<sup>326</sup>

→ Ang unang mga bunga kanila nga nangatulog ([1Co 15:20](#), [1Te 4:14](#)) mobangon una ([1Te](#)

[4:15](#)),<sup>327</sup> unya,

(b) **Ang unang mga bunga alang sa “ang maalamon nga mga ulay”** (**ang unang mga bunga** ngadto sa **Dios** ug sa **ang Kordero**, [Pin 14:4](#)):

- Sila (**ang 144,000**) pagabayawon sa pag-abot sa Anak sa tawo.<sup>328</sup>

- Pagkahuman **ang 1st seal** giablihan, ang anghel sa GINOO (**Yahweh**) moabot ug mohatag **ang**

**korona**

**sa pagkamatarong** sa mga nag-antos sa tentasyon.<sup>329</sup> Kadtong mga **giselyohan sa**

**Balaang Espiritu** mao ang **gimarkahan sa Ginoo** nga mabayaw sa pag-abot sa **ang Anak sa**

**tawo.**

- Busa, **Ang unang mga bunga ni Kristo** (**ang 144,000**), kinsa gimarkahan sa pag-abli sa unang

selyo,

pagabayawon sa pag-abot sa Anak sa tawo (ang 1st rapture).

→ Kita nga buhi ug nagpabilin (o kita nga buhi sumala sa Bag-ong Tugon), pagasagawon uban kanila (ang mga patay sa **Kristo** kinsa nangatulog **Hesus**) sa mga panganod, sa pagsugat **ang Ginoo** naa sa hangin ug uban sa Ginoo sa

kahangturan ([1Te 4:17](#)).

- (2) **Ang 2nd Harvest** (ang buangbuang nga mga birhen, ang Dakong Kasakitan nga mga santos)

→ Sa wala pa ang pag-abli sa ika-7 nga selyo,<sup>330</sup> **ang Ginoosa** iyang kaugalingon manaug gikan

sa langit uban sa

usa ka singgit, uban sa tingog sa arkanghel, ug uban sa trumpeta sa Dios: ug

→ Ang 2nd rapture para sa buangbuang nga mga birhen mahitabo sa diha ang ika-7

nga trumpeta hapit na motingog.<sup>331</sup>

- (3) **Ika-3 nga ani** (Ang ubang mga birhen)

→ Human matapos ang 1,000 ka tuig, ang nahibilin sa mga patay (ang ubang mga ulay) moadto sa **kinabuhi**,

nga mao ang unang pagkabanhaw sa uban nga mga patay.<sup>332</sup>

<sup>326</sup> [Mat 27:52](#), [Rom 5:14](#), [1Co 15:20](#), [1Te 4:14](#)

<sup>327</sup> Tan-awa ang "(Ang 1st rapture) Unsa ang mahitabo kung ang trumpeta sa Dios motingog?" ubos sa "[Figure 10]"

<sup>328</sup> Tan-awa ang "([Pin 14:1-5](#)) Usa ka Kordero ug 144,000 (mga ulay) nga naqbarog sa Bukid sa Zion (Ang 1st rapture sa ikaduhang pagbantay)."

<sup>329</sup> Tan-awa ang "([Pin 6:1-2](#)) Ang pag-abli sa unang selyo (usa ka puti nga kabayo, usa ka pana ug usa ka korona)."

<sup>330</sup> Tan-awa ang "([Pin 8:1-5](#)) Ang pag-abli sa ikapitong selyo (7 ka manulonda atubangan sa Diyos qihatagan ug 7 ka trompeta)."

<sup>331</sup> [Pin 11:15-16](#), Tan-awa ang "([Pin 14:14-16](#)) The Harvest, The rapture (Ang 2nd rapture sa 3rd watch)."

<sup>332</sup> Tan-awa ang "([Pin 20:5-6](#)) Ang unang pagkabanhaw (Ang ikaupat nga pagbantay)."

[Figure 7-a] 3. Unang-bunga (Ang 144,000)<sup>333</sup>

[The 7 feasts of the LORD]

3. First-fruits (The 144,000)

Spring

**Bones = The house of Israel** (Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Eze 37:11)

- **Woman = Bone & Flesh** of Man<sup>547</sup> And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called Woman, because she was taken out of Man. <sup>548</sup>Eze Gen 2:23
- **Man<sup>547</sup> (after sinned) = erred<sup>548</sup> Flesh<sup>549</sup>** (And the LORD said, My spirit shall not always strive with man. <sup>549</sup>Gen 6:3) for that he also is erred<sup>548</sup> flesh<sup>549</sup> <sup>548</sup>Gen 6:3
- **The man<sup>547</sup> (before sinned) = The life<sup>548</sup> of the soul**

→ Originally, the male and female, <sup>548</sup>Gen 5:2) <sup>548</sup>Gen 2:8), therefore became **dry** which is **earth<sup>547</sup>** (<sup>548</sup>Gen 3:17, <sup>548</sup>Gen 1:10). In other words, it became **erred<sup>548</sup> Flesh<sup>549</sup>** (a flesh without life).

This is what **Ezekiel** meant when he said about **erred bones**. "Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel; behind, they say, Our bones are dried, and our hope is lost: we are cut off for our parts. (<sup>548</sup>Eze 37:11)"

→ Therefore prophesy and say unto them, **This saith The Lord (Ezekiel): Behold, O my people, I will open your graves, and cause you to come up out of your graves, and bring you into the land (ground) of Israel.** (<sup>548</sup>Eze 37:12)

→ This prophesy by **the Lord (Ezekiel)** <sup>548</sup>Gen 2:8) was fulfilled when "Christ rose from the dead, and became the firstfruits of them that slept." (<sup>548</sup>1Co 15:20)

**Fulfilled the prophecy of Ezekiel** (<sup>548</sup>Eze 37:11-14)

→ **Risen Christ** → became the firstfruits of them that slept

→ That **select** means the death of man <sup>548</sup>1Co 15:20-22)

→ For since by man<sup>547</sup> came death by man<sup>547</sup> came also the resurrection of the dead (<sup>548</sup>1Co 15:21)\*

① **Christ the firstfruits** → ② **They that are Christ's at his coming**

→ By rising from the dead, **Christ** defeated death, and the next came man<sup>547</sup> in Christ (<sup>548</sup>1Co 15:23)

Since **Christ** is risen, the next is **they** that are **at Christ's coming**

If at his coming, who are **they**? or who are **His firstfruits**?

→ It is revealed in **David's** response regarding his house before the **LORD** in <sup>548</sup>2Sa 7:25-26 and <sup>548</sup>2 Samuel 7 also corresponds to the **144,000** described in Revelation 7, 14, and 21.

**Who are the 144,000?** David's response (<sup>548</sup>2Sa 7:23)

**144,000** (Revelation 7, 14, 21)

|                     |                             |   |
|---------------------|-----------------------------|---|
| One nation          | In the earth <sup>547</sup> | All the tribes of the children (the sons) <sup>548</sup> Gen 2:7) of Israel ( <sup>548</sup> Rev 7:4) |
| God's people        | Thy people = Israel         | The number of them which were sealed ( <sup>548</sup> Rev 7:4)  |
| God's redeemed ones | Redeemed to thee from Egypt | Redeemed from the earth (the ground) <sup>548</sup> Gen 1:10) ( <sup>548</sup> Rev 14:3)              |
| Name                | Put thee him a name         | Father's name written in their foreheads ( <sup>548</sup> Rev 14:1)                                   |

<sup>548</sup>2Sa 7:23 And what **one nation** in the earth<sup>547</sup> is like thy people, even like Israel, whom God went to redeem for a people to himself, and to make thee<sup>547</sup> him a name, and to do for you **great things and terrible**, for thy land, earth, <sup>548</sup>Gen 2:7) before thy people, which thou **redeemest to thee from Egypt**, from the nations and their gods?

<sup>548</sup>2Sa 7:19 And this was yet a small thing in thy sight, O **the Lord (Ezekiel)** <sup>548</sup>Gen 2:8) but thou hast spoken also of thy **servant's house** for a great while to come.

<sup>548</sup>Rev 7:4 And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed an hundred and forty and four thousand, of all the tribes of the children of Israel.

<sup>548</sup>Rev 14:1 And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred and forty and four thousand, having his Father's name written in their foreheads.

<sup>548</sup>Rev 14:3 And they sang as it were a new song before the throne, and before the four beasts, and the elders, and no man could learn that song but the hundred and forty and four thousand, which were redeemed from the earth.

<sup>548</sup>Rev 21:17 And he measured the wall thereof, an hundred and forty, and four cubits, according to the measure of a man. <sup>548</sup>Gen 6:9) that is, of the angel. <sup>548</sup>Gen 6:9)

**How it all began**

Prepare ye the way of the Lord, make His paths straight, John the Baptist, preached in the wilderness of Judaea.

→ **Repent ye for the kingdom of heaven** is at hand" (<sup>548</sup>Mat 3:1-3)

→ After that, John was put in prison, **Jesus** came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God.

→ "The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: **Repent ye, and believe the gospel.**"

Thus it is written, and thus

→ It behoved **Christ** to suffer, and to rise from the dead the third day, (<sup>548</sup>Luk 24:46)

→ The repentance and remission of sins should be preached in Christ's name among all nations.

→ **Beginning at Jerusalem** (<sup>548</sup>Luke 24:47) **You are witnesses of these things** (<sup>548</sup>Luke 24:48)

**But why tarry in the city of Jerusalem?**

<sup>548</sup>Luk 24:49 And, behold, I send the promise of my Father upon you:

→ but **tarry** in the city of Jerusalem.

→ until ye be endued with **power from on high.**

**The meaning of the city of Jerusalem** (<sup>548</sup>Mat 5:35) and **a city of truth** (<sup>548</sup>Zec 8:3) where the house of the LORD is (<sup>548</sup>Eze 1:5) and where his name is (<sup>548</sup>Zch 6:8-9)

→ Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? (<sup>548</sup>1Co 3:16)

Thus, **tarrying in the city of Jerusalem** means,

→ **dwelling in the house of the LORD in the truth of his great name in you**

Those who dwell at Jerusalem are **Jews and devout men** <sup>548</sup>Gen 6:9)

→ out of every nation under heaven (<sup>548</sup>Act 2:5)

→ Have seen the LORD (<sup>548</sup>John 20:19), therefore glad (<sup>548</sup>John 20:20).

→ Be filled with the Holy Spirit (<sup>548</sup>John 20:22) or new wine (<sup>548</sup>Luk 2:13).

→ For the kingdom of God is not in word <sup>548</sup>Gen 6:9) but in power (<sup>548</sup>1Co 4:20)

"These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the psalms, concerning me" (<sup>548</sup>Luk 24:44)

Then **opened he their understanding, that they might understand the scriptures,** (<sup>548</sup>Luk 24:45)

**God's people, Israel, whom God redeemed from Egypt, who are of the house of David for a great while to come, they are virgins, the firstfruits unto God and to the Lamb, the number of all the tribes of the sons of Israel who are sealed, having a Lamb's Father's name written in their foreheads, singing a new song before the throne, redeemed from the ground.**

<sup>333</sup>Video 18. "Unang-bunga (Ang 144,000)." [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

(Pin 7:9-12) Usa ka dako nga dili maihap nga panon (Tanan nga mga nasod, mga tribo, mga tawo, ug mga pinulongan)

**Pin 7:9** Sa tapus niini, nakita ko, ug, ania karon, ang usa ka dakung panon, <sup>G3793</sup>nga walay tawo nga makaihap, sa tanang kanasoran, <sup>G1484</sup>ug mga kaliwat (tribo), <sup>G5443</sup>ug mga tawo, <sup>G2992</sup>ug mga dila (membro sa lawas), <sup>G1100</sup>nagtindog sa atubangan (saang presensya sa) <sup>G1799</sup>ang trono, ug kaniadto (saang presensya sa) <sup>G1799</sup>ang Kordero (arnion), <sup>G721</sup>

gibistihan ug puti nga mga bisti, ug mga palad <sup>G5404</sup>sa ilang mga kamot;

**Pin 7:10** Ug misinggit sa usa ka dakung tingog, nga nagaingon: Ang kaluwasan sa atong Dios nga nagalingkod sa trono, ug sa Cordero.

**Pin 7:11** Ug ang tanang mga manolonda nanagtindog libut sa trono, ug mahitungod sa mga tigulang ug sa upat ka mga mananap (buhing mga binuhat), <sup>G2226</sup> ug mihapa sa atubangan sa trono, ug misimba sa Dios,

**Pin 7:12** Nga nagaingon, Amen:

Panalangin, ug himaya, ug kaalam, ug pagpasalamat, ug dungog, ug gahum, <sup>G1411</sup>ug kusog (kusog), <sup>G2479</sup> iya sa atong Dios hangtud sa kahangturan. Amen.

☞ **Pin 7:9** Human niining mga butanga ako mitan-aw, ug tan-awa, **usa ka dako** <sup>G4183</sup>**panon sa katawhan** (mga tawo), <sup>G3793</sup>nga walay usa nga makaihap,

sa tanang nasod (singular), <sup>334</sup>mga tribo, katawhan, ug mga pinulongan (miyembro sa lawas), nagtindog sa atubangan sa trono ug **ang Kordero**,

nagsul-ob ug puti nga mga bisti, nga may mga palad sa ilang mga kamot,

☞ **Pin 7:10** ug nagasinggit sa makusog nga tingog, nga nagaingon,

**“Kaluwasan** iya sa atong **Dios** nga naglingkod sa trono, ug sa **ang Kordero!**”

☞ **Pin 7:11** Ug ang tanang mga manolonda nanagtindog libut sa trono ug sa mga anciano ug sa upat (4) ka buhing mga binuhat,

ug mihapa sila sa atubangan sa trono ug misimba **Dios**,

☞ **Pin 7:12** Nga nagaingon, “Amen:

Panalangin, ug himaya, ug kaalam, ug pagpasalamat, ug dungog, ug gahum, ug kusog, mahimong sa atong **Dios** hangtud sa kahangtoran. Amen.”

**-Usa ka dako nga dili maihap nga panon**

→ Matikdi nga ang 144,000 nagrepresentar **Usa ka nasod sa tanang katawhan sa Diyos**.

Apan ang singular nga porma sa “tanang nasod (**Pin 7:9**)” nagpasabut ngadto sa dakong “dili maihap” nga panon gikan sa tanang nasod, mga tribo, katawhan, ug mga pinulongan insa **ang bahin sa lawas ni Kristo**.

- Kini mao ang **ang balaan nga mga santos** nga pagadad-on nga bihag ug pagapatyon tungod sa dili pagdawat sa marka sa mapintas nga mananap

panahon sa Dakong Kasakitan. <sup>335</sup>Sila pagasul-oban ug puti nga mga bisti, nga magkupot sa mga palad sa ilang mga kamot diha sa

ibabaw presensya sa trono ug **ang Kordero** (arnion), <sup>G721</sup> naghilak sa kusog, **“Kaluwasan** sa atong **Dios** nga naglingkod sa

**ang trono**, ug ngadto **ang Kordero**. <sup>G721</sup>”

(Pin 7:13-15) Kadtong migula sa Dakong Kasakitan gisul-oban ug puti nga mga bisti

**Pin 7:13** Ug usa sa mga anciano mitubag, nag-ingon kanako, Unsa ba kini nga nasul-oban ug puti nga mga bisti?? ug diin sila gikan?

**Pin 7:14** Ug ako miingon kaniya, Ginoo (Ginoo, kyrios), <sup>G2962</sup>kabalo ka.

Ug siya miingon kanako: Kini mao sila nga nanggula gikan sa dakung kagul-anan, ug gilabhan nila ang ilang mga bisti, ug gipaputi sila sa dugo sa Cordero (arnion). <sup>G721</sup>

**Pin 7:15** Busa anaa sila sa atubangan sa trono sa Dios, ug nagaalagad kaniya adlaw ug gabii sa iyang templo.

<sup>334</sup>Video 16. “Ang mga Hentil (5/10).” [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>335</sup>Tan-awa ang “(Pin 14:14-16) *The Harvest, The rapture (Ang 2nd rapture sa 3rd watch)*.”

ug siya nga nagalingkod sa trono magapuyo uban kanila.

☞ [Pin 7:13](#) Ug usa sa [ang mga tigulang](#) mitubag, nag-ingon kanako (Juan),  
"Kinsa kini nga mga gisul-ob [puti nga mga bisti](#), ug diin sila gikan?"

☞ [Pin 7:14](#) Ug ako miingon kaniya, "[Ginoo](#), kabalo ka."  
Busa miingon siya kanako, "Kini sila mao ang mga nanggula [ang Dakong kasakitan](#),  
ug [gilabhan nila ang ilang mga bisti](#) ug naghimo kanila [puti sa ang dugo sa Cordero](#).

→ Kadtong nag-array sa [puti nga mga bisti](#) nigawas sa "[ang Dakong kasakitan](#)," nanghugas sa ilang [mga kupo](#),  
ug naghimo kanila [puti sa ang dugo sa ang Kordero](#) (arnion) <sup>G721</sup>

→ Ang panapton nga lino gibutang sa lubnganan diin si Jesus gibutang, ug usa ka bisti nga gitulosob sa  
iyang dugo  
[gitawag](#), [ang mga logo sa Dios](#), nga gibistihan sa mga kasundalohan sa langit, [puti ug limpyo](#).<sup>336</sup>

☞ [Pin 7:15](#) Busa sila anaa sa atubangan (sa presensya sa) <sup>G1799</sup> [ang trono sa Dios](#),  
ug alagara siya adlaw ug gabii sa iyang templo. Ug Siya nga nagalingkod sa trono magapuyo uban kanila.

→ Siya nga naglingkod sa trono: [Dios](#).  
→ [Tsiya mga santos sa Dakong Kasakitan](#) anaa sa atubangan sa [ang trono sa Dios](#), nag-alagad sa Diyos  
adlaw ug gabii  
sa [ang templo sa Dios](#).

([Pin 7:16-17](#)) Ang Kordero (tsiya nga magbalantay) magapakaon ug magatultol kanila ngadto sa buhi nga mga tuburan sa tubig

[Pin 7:16](#) Sila dili na gutomon, ni uhawon; ni ang adlaw mohayag (mahulog) <sup>G4098</sup> sa kanila, ni bisan unsang kainit.

[Pin 7:17](#) Alang sa [ang Kordero](#) (arnion) <sup>G721</sup> nga anaa sa taliwala sa trono  
magapakaon kanila, ug magatultol kanila ngadto sa buhi nga mga tuburan sa tubig.  
ug [Dios](#) magapahid sa tanang luha sa ilang mga mata.

☞ [Pin 7:16](#) Dili na sila gutomon o uhawon, ni mahulog kanila ang adlaw o kainit.

☞ [Pin 7:17](#) Fo [ang Kordero](#) nga anaa sa taliwala sa trono  
magabantay kanila  
ug dad-a sila ngadto sa buhi nga mga tuburan sa tubig.  
Ug [Dios](#) magapahid sang tagsa ka luha sa ila mga mata.

→ Fo [ang Kordero](#) (arnion) <sup>G721</sup> nga anaa sa taliwala sa tronokabubut-on [smagbalantay sa karnero](#) sila ug tultolan sila  
(kadtong nagsul-ob

[puti nga mga bisti migula gikan sa Dakong Kasakitan](#)) ngadto sa buhing mga tuburan sa tubig.  
Ug [Dios](#) magapahid sa tanang luha sa ilang mga mata.

<sup>336</sup>Video 43. "(Gigiyahan sa Espiritu) Ang mga anak sa Dios." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).



## Kapitulo 8

([Pin 8:1-5](#)) Ang pag-abli sa ika-7 nga selyo

[Pin 8:1](#) Ug sa paghubad niya sa ikapito ka patik, dihay kahilum sa langit sa may tunga sa takna.

[Pin 8:2](#) Ug nakita ko ang pito ka mga manolonda nga nagtindog sa atubangan sa Dios; ug kanila gihatagan sila ug pito ka mga trompeta.

- ☞ [Pin 8:1](#) Ug sa dihang Iyang giablihan [ang ikapito \(ika-7\) selyo](#), dihay kahilum sa langit sulod sa mga tunga sa oras.
- ☞ [Pin 8:2](#) Ug ako (Juan) nakakita [ang pito \(7\) mga anghel](#) nga nagtindog sa atubangan [Dios](#), ug kanila gihatag [pito \(7\) mga trumpeta](#).

→ Whimungan [ang ika-7 selyo](#) giablihan, ang 7 ka anghel nga nagbarog sa atubangan [Dios](#) hapit na magpatingog sa ilang mga trompeta.

- Ang pag-ampo sa balaan nga mga santos misaka sa atubangan sa Dios

[Pin 8:3](#) Ug miabut ang laing manolonda ug mitindog sa atubangan sa halaran, nga may usa ka incensario nga bulawan; ug gihatagan siya ug daghang insenso, [G2368](#) nga ihalad niya kini uban sa mga pag-ampo sa tanang mga santos (balaan nga mga santos) [G40](#) [ibabaw sa bulawan nga halaran](#) nga diha sa atubangan sa trono.

[Pin 8:4](#) Ug ang aso sa insenso, [G2368](#) nga miabut uban sa mga pag-ampo sa mga balaan (ang balaan nga mga santos), [G40](#) [mikayab sa atubangan sa Dios gikan sa kamot sa manolonda](#).

[Pin 8:5](#) Ug gikuha sa anghel ang insenso, [G3031](#) ug gipuno niya kini sa kalayo sa halaran, ug gisalibay kini sa yuta (sa yuta): [G1093](#) ug dihay mga tingog, ug mga dalugdog, ug mga kilat, [G796](#) ug linog.

☞ [Pin 8:3](#) Unya miabot ang laing anghel nga may bulawang insenso ug mibarog sa halaran. Gihatagan siya ug daghang insenso: sa paghalad niini uban sa [ang pag-ampo sa tanang balaan nga mga santos](#), sa halaran nga bulawan atubangan sa trono.

☞ [Pin 8:4](#) Ug ang aso sa insenso uban sa [ang pag-ampo sa tanang balaan nga mga santos](#), mikayab kaniadto (sa presensya sa) [G1799](#) [Dios](#) gikan sa kamot sa anghel.

☞ [Pin 8:5](#) Unya gikuha sa anghel ang insenso ug gipuno kini [kalayogikan sa altar](#), ug gisalibay kini sa yuta. Ug dihay mga kasaba, mga dalugdog, mga kilat, ug usa ka linog.

→ Diha sa Torah, usa ka uga nga takus sa harina ang gigamit alang sa halad-tungod-sa-sala ug kini nahimong usa ka mapadayonon nga halad-nga-kalan-on

[kon isagol sa mantika](#), nga ang sacerdote magasunog sa bug-os (insenso) aron sa paghalad ug usa ka matam-is nga kahumot

[ang Ginoo \(Yahweh\)](#) sa adlaw nga si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki gidihogan.<sup>337</sup>

-Whimungan ang usa ka likido nga taksanan sa bino gigamit alang sa usa ka padayon nga halad nga karne ug ilimnon (usa ka nating karnero sa

[buntag ug usa sa gabii](#)), kini nahimong usa ka matam-is nga lami nga gihimo sa [kalayongadto sa ang Ginoo](#).<sup>338</sup>

→ Ang mga halad nga gihimo ni [kalayongadto sa ang Ginoo](#) mahimong usa ka mapadayonon nga halad-nga-sinunog sa imong tibuok

<sup>337</sup> Refer sa [Pin 6:6](#). 1/10 ka ephah nga harina = halad sa sala (uban ang lana) → usa ka mapadayonon nga halad-nga-kalan-on (ang sacerdote sa bug-os nga pagsunog)

aron sa paghalad ug usa ka kahumot alang kang Jehova sa adlaw nga si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalake gidihogan, dili kamo magkaon.

<sup>338</sup> Refer sa [Pin 6:6](#).



mga henerasyon sa **ang pultahansa fiesta sa mga tabernakulo sa presensya sa ang Ginoo (Yahweh)**, diin Siya nakigtagbo, nakigsulti, ug mipuyo uban sa mga anak sa Israel tungod kay **ang Ginoo (Yahweh)** maoy ilang **Dios ('ēlōhîm)**.

→ **Ang Ginoo (Yahweh)** misaad sa balay ni Israel ug sa balay ni Juda nga Siya mohimo ug maayo butang. Ang “maayong butang” nagtumong sa Sanga sa Pagkamatarong nga motubo ngadto kang David aron ipatuman **paghukom** ug ang pagkamatarung dinhi sa yuta, nga magaluwas sa Juda ug magahimo sa Jerusalem nga luwas sa ngalan **sa ang Ginoo** atong pagkamatarong kinsa **Jesukristo (1Ju 2:1)**.

- Pahinumdom: Gipalit ka (gipalit) sa bilihong dugo sa **Kristo (Hesusingonusa ka karnero<sup>G286</sup> walay buling ug walay buling kinsa nahimong Kristo atong Paskuwa)**, ug **ang Ginoo (despotēs)<sup>G1203</sup>** mao ang Usa nga **nagpalit kanimo ug sa katawhan sa Diyos nga Israel** sa balaan nga yuta gikan sa yuta sa Egipto pinaagi sa Iyang mga matarung **mga balanse, mga bato, ephah, ug hin (2Pe 2:1)**. **Ang Ginoo (despotēs)** mao ang **ang Ginoo (Yahweh)** kinsa nahimong imo **Dios, o ang Ginoong Jesu-Kristo amua Dios.**<sup>339</sup>

---

<sup>339</sup>Refer sa [Pin 6:6](#) & [Pin 6:11](#).

[Figure 8-1] Ang pito ka Pista sa Ginoo

| Daniel 9:27                                    | Moedim                            | #                  | Duration                          | Jewish Calendar                                    | 2024 God's Calendar                                     | Feast  | Event  | Bible Verse                   | Status                             |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------|------------------------------------|
| 69 Weeks                                       | Spring Feasts                     | 1                  | 14 Days                           | Nissan 14  | End of the Day, April 22, 2024                          | Passover (Shabbat)                             | Jesus' Crucifixion   | Leviticus 23:4-8              | Fulfilled (at Christ's 1st coming) |
|  |                                   | 2                  | 24 Hours                          | Nissan 15-22                                       | April 23 – April 29, 2024                               | Unleavened bread (Chag Hamotzi)                | Jesus' Burial (in the grave)   | Leviticus 23:6                |                                    |
|  |                                   | 3                  | 3 (2-6) Days                      | Nissan 17  | Sunday of Unleavened Bread (April 24 or April 28, 2024) | First Fruits (Yom habikkurin)                  | Christ's Resurrection  | Leviticus 23:10               |                                    |
|  |                                   | 4                  | 50 Days (7days * 7wk) + 1         | Sivan 7  | June 12 or June 16, 2024                                | Pentecost (Feast of Weeks) (Shavu'ot)          | The Holy Spirit is given   | Leviticus 23:16               | Fulfilled                          |
| Thefulness of the Gentiles                     |                                   |                    |                                   |  |   |  |  |                               |                                    |
| 1 Week (70th Week)                             | Fall Feasts                       | 5                  | 135 Days                          | Tishrei 1  | October 3, 2024 (Rosh Hashanah)                         | Trumpets (Yom Teruah)                          | The feast of trumpets is observed over two days because the new moon can appear on either day that no one knows (Mat 24:36). | Leviticus 23:24               | To be Fulfilled                    |
|  |                                   | 6                  | 10 Days                           | Tishrei 10   | October 12, 2024 (Begins at sundown)                    | The Day of Atonement (Yom Kippur) the holiest. | Leviticus 16; 23:26-32   |                               |                                    |
|  |                                   | 7                  | 5 Days                            | Tishrei 15-22                                      | October 17-24, 2024                                     | Tabernacles (or Booths) (Sukkot)               | Leviticus 23:34  |                               |                                    |
| 73 Days<br>Dec 26, 2024 – Jan 2, 2025 Hanukkah |                                   |                    |                                   |  |   |  |  |                               |                                    |
| What will happen?                              | Moedim                            | #                  | Duration                          | Harvest  | Expected time   | Feast  | Event  | Bible Verse                   | Status                             |
|  |                                   | 1                  | The Great Tribulation (3.5 years) | BARLEY   | At the start of the Great Tribulation                   | Before The feast of Trumpet                    | Wise virgins (the 144,000) First to be raptured before the Great Tribulation)  | Rev 7:4-8                     | To be Fulfilled                    |
|  |                                   | 2                  |                                   | WHEAT  | The coming of the Lord Jesus Christ                     | The day of Atonement                           | Foolish virgins (the 2nd rapture for the Great Tribulation Holy saints)  | Rev 7:9; Rev 11:14; Rev 14:14 |                                    |
| 3  | GRAPES (The clusters of the vine) | Christ's appearing | Feast of Tabernacles              | Other virgins (On the ground during a 1,000 years) | Rev 20:5-6  |  |  |                               |                                    |

March 24, 2024

Purim

(Pin 8:6) Ang 7 ka manolonda nga may 7 ka trumpeta nangandam sa pagpatingog

**Pin 8:6** Ug ang pito ka mga manolonda nga adunay pito ka mga trompeta nangandam sa ilang kaugalingon sa paghuyop.

☞ **Pin 8:6** Ug ang pito (**7**) mga anghel kinsa may pito (**7**) mga trumpeta giandam ang ilang kaugalingon sa pagpatingog.

(Pin 8:7) Ang unang anghel mipatingog sa trumpeta (1/3 sa mga kahoy ug tanang berdeng sagbot nasunog)

**Pin 8:7** Ang unang anghel mibudyong, ug misunod ang ulan nga yelo ug kalayo nga gisagol sa dugo, ug sila gisalibay sa yuta (sa yuta): <sup>G1093</sup>  
ug ang ikatulo ka bahin sa mga kahoy nangasunog, ug ang tanang lunhaw nga balili nasunog.

☞ **Pin 8:7** Ang una (**1st**) anghel nitingog:

Ug misunod ang ulan nga yelo ug kalayo, nga sinaktan sa dugo, ug kini gisalibay sa yuta.  
Ug ang ikatulo (1/3) sa mga kahoy nasunog, ug ang tanang lunhaw nga balili nasunog.

① **Ang una (1st) anghel** gipatingog (ang trumpeta):

Hailug kalayo gisagol sa dugo gisalibay sa yuta.

→ Ang ikatulo (1/3) sa mga kahoy nasunog, ingon man ang tanang berdeng sagbot.

(Pin 8:8-9) Ang ikaduhang anghel mipatingog sa trumpeta (1/3 sa dagat, buhing mga linalang, ug mga barko nga nangaguba)

**Pin 8:8** Ug ang ikaduhang manolonda mibudyong, ug ingon sa usa ka dakung bukid nga nagdilaab sa kalayo gitambog ngadto sa dagat.

ug ang ikatulo ka bahin sa dagat nahimong dugo;

**Pin 8:9** Ug ang ikatulo nga bahin sa mga binuhat <sup>G2938</sup> nga didto sa dagat, ug adunay kinabuhi, namatay;

ug ang ikatulo ka bahin sa mga sakayan nangaguba.

☞ **Pin 8:8** Unya ang ikaduha (**ika-2**) anghel nitingog:

Ug usa ka butang nga sama sa usa ka dakung bukid nga nagdilaab sa kalayo gitambog ngadto sa dagat, ug ang ikatulo (1/3) sa dagat nahimong dugo.

☞ **Pin 8:9** Ug nangamatay ang ikatulo (1/3) sa buhing mga binuhat sa dagat, ug nangaguba ang ikatulo (1/3) sa mga barko.

② **Ang ikaduha (ika-2) anghel** gipatingog (ang trumpeta):

Usa ka sama sa usa ka dakung bukid nga nagdilaab sa kalayo, gitambog ngadto sa dagat.

→ Ang ikatulo (1/3) sa dagat nahimong dugo.

→ Ang ikatulo (1/3) sa mga binuhat sa dagat nga adunay kinabuhi namatay.

→ Ang ikatulo (1/3) sa mga barko nangaguba.

(Pin 8:10-11) Ang ikatulong anghel mipatingog sa trumpeta (Ang Wormwood nahulog sa 1/3 sa mga suba)

**Pin 8:10** Ug mibudyong ang ikatulo ka manolonda, ug nahulog gikan sa langit ang usa ka dakung bitoon, nga nagasiga ingon sa usa ka lamparahan, <sup>G2985</sup>

ug kini nahulog sa ikatulo nga bahin sa mga suba, ug sa mga tuburan sa mga tubig;

**Pin 8:11** Ug ang ngalan sa bitoon mao ang Ajenjo:

ug ang ikatulo ka bahin sa mga tubig nahimong panyawan;

ug daghang mga tawo ang nangamatay sa tubig, tungod kay kini nahimong mapait.

☞ **Pin 8:10** Unya ang ikatulo (**ika-3**) anghel nitingog:

Ug nahulog gikan sa langit ang usa ka dakung bitoon, nga nagdilaab sama sa suga, ug nahulog kini sa ikatulo (1/3) sa mga suba ug sa mga tuburan sa tubig.

☞ **Pin 8:11** Ug ang ngalan sa bitoon mao **Wormwood**.

Ang ikatulo (1/3) sa mga tubig nahimong panyawan,

ug daghang mga tawo ang nangamatay tungod sa tubig, tungod kay kini nahimong mapait.

- ③ **Tikatulo siya (ika-3) anghel** gipatingog (ang trumpeta):  
 Usa ka dakong bituon gikan sa langit, nga nagdilaab sama sa suga, nahulog sa 1/3 sa mga suba ug sa mga tuboran sa tubig  
 (Tsiya ang ngalan sa bituon **Wormwood**).  
 → Ang ikatulo (1/3) sa mga tubig nahimong panyawan, ug daghang mga tawo ang nangamatay sa mga tubig nga gihimong pait.

(Pin 8:12-13) Ang ikaupat nga anghel mipatingog sa trumpeta (1/3 sa adlaw, bulan, ug mga bituon mingitngit)

Pin 8:12 Ug mibudyong ang ikaupat nga anghel,  
 ug gihampak ang ikatulo ka bahin sa adlaw, ug ang ikatulo ka bahin sa bulan, ug ang ikatulo ka bahin sa mga bituon;  
 busa ingon nga ang ikatulo ka bahin kanila mingitngit, ug ang adlaw wala modan-ag sa ikatulo ka bahin niini, ug ang gabii usab.

Pin 8:13 Ug nakita ko, ug nadungog ko ang usa ka manolonda nga nagalupad sa taliwala sa langit, nga nagaingon sa makusog nga tingog,

“Alaot, alaot, alaot, sa mga lumulupyong (mga nagpuyo) <sup>G2730</sup> sa yuta (sa yuta) <sup>G1093</sup>  
 tungod sa ubang mga tingog sa trumpeta sa tulo ka manolonda, nga motingog pa!”

- ☞ Pin 8:12 Unya ang ikaupat (**ika-4 nga) anghel** nitingog:  
 Ug naigo ang ikatulo (1/3) sa adlaw, ikatulo (ika-3) sa bulan, ug ikatulo (ika-3) sa mga bituon, mao nga ang ikatulo (1/3) kanila mingitngit.  
Ang ikatulo (1/3) sa adlaw wala modan-ag, ug mao usab ang gabii.
- ☞ Pin 8:13 Ug mitan-aw ako, ug nadungog ko ang usa ka manolonda nga nagalupad sa taliwala sa langit, nga nagaingon sa dakung tingog,  
 “Alaot, alaot, alaot ang mga nagpuyo sa yuta,  
 tungod sa ubang mga tingog sa trumpeta sa tulo ka anghel nga motingog na!”
- ④ **Tnigawas siya (ika-4 nga) anghel** gipatingog (ang trumpeta):  
 → Ang ikatulo (1/3) sa adlaw, bulan, ug mga bituon mingitngit.  
 → Aikatulo (1/3) sa adlaw wala modan-ag, ug ingon man ang gabii.
- **Alaut, Alaut, Alaut** (3 pa ka trumpeta ang gibilin sa 3 ka anghel)  
 → Usa ka anggulo nga naglupad sa taliwala sa langit nag-ingon,  
 “Alaot, alaot, alaot sa mga pumoluyo sa yuta, tungod sa ubang mga tingog sa **ang trumpeta** sa tulo (3) ka manolonda nga hapit na magpatingog (3 kaalaot)!”

## Kapitulo 9

(Pin 9:1-5) Ang ikalima nga anghel mipatingog sa trumpeta (Ang unang utang)

**Pin 9:1** Ug mibudyong ang ikalima ka manolonda, ug nakita ko ang usa ka bitoon nga nahulog sa yuta gikan sa langit: <sup>G1093</sup> ug kaniya gihatag ang yawi sa kahiladman <sup>G12</sup>gahong. <sup>G5421</sup>

**Pin 9:2** Ug iyang giablihan ang kahiladman sa kahiladman; ug dihay miulbo nga aso gikan sa gahong, ingon sa aso sa usa ka dakung hudno; ug ang adlaw ug ang hangin mingitngit tungod sa aso sa bung-aw.

**Pin 9:3** Ug gikan sa aso nanggula ang mga dulon sa ibabaw sa yuta (sa yuta): <sup>G1093</sup> ug ngadto kanila gihatag ang gahum (awtoridad), <sup>G1849</sup> ingon sa mga tanga sa yuta (sa yuta) <sup>G1093</sup>adunay gahum (awtoridad). <sup>G1849</sup>

**Pin 9:4** Ug kini gisugo (miingon) <sup>G4483</sup>kanila nga dili nila pasakitan ang balili sa yuta (ang yuta), <sup>G1093</sup>ni bisan unsang lunhaw nga butang, <sup>G5515</sup>ni bisan unsang kahoy; pero kanang mga lalaki ra <sup>G444</sup>nga walay patik sa Dios sa (sa) <sup>G1909</sup>ilang mga agtang.

**Pin 9:5** Ug ngadto kanila kini gihatag nga sila dili mopatay kanila, kondili nga sila pagasakiton sa lima (5) ka bulan: ug ang ilang kasakit sama sa kasakit sa tanga, sa diha nga siya makasamad ug tawo. <sup>G444</sup>

☞ **Pin 9:1** Unya ang ikalima (ika-5) anghel nitingog:

Ug nakita ko ang usa ka bitoon nga nahulog sa yuta gikan sa langit. Kaniya gihatag ang yawe sa kahiladman nga walay kinutoban.

➤ **Ang 1st sa 3 ka alaot**

⑤ **Tikalima siya (ika-5) anghel** gipatingog (ang trumpeta):

→ Usa ka bitoon nahulog gikan sa langit ngadto sa yuta.

→ Ang bitoon nga nahulog gikan sa langit nakadawat sa yawe sa kahiladman nga walay kinutoban.

☞ **Pin 9:2** Ug iyang giablihan ang kahiladman nga bung-aw, ug gikan sa bung-aw miulbo ang usa ka aso sama sa aso sa usa ka dakung hudno.

Busa mingitngit ang adlaw ug ang hangin tungod sa aso sa bung-aw.

☞ **Pin 9:3** Unya gikan sa aso nanggula ang mga dulon sa yuta.

Ug kanila gihatagan sila ug pagbulot-an, ingon nga ang mga tanga sa yuta adunay pagbulot-an.

☞ **Pin 9:4** Gisugo sila sa dili pagdaot sa balili sa yuta, o bisan unsang lunhaw nga butang, o bisan unsang kahoy, apan kadto lamang mga tawo nga walay selyo sa **Dios** sa ilang mga agtang.

☞ **Pin 9:5** Ug sila wala (gihatagan ug awtoridad) sa pagpatay kanila, kondili sa pagsakit kanila alang sa lima (5) **mga bulan**.

Ang ilang pag-antos sama sa pagsakit sa tanga kon kini makasamad sa tawo.

→ Sa dihang naabli ang kahiladman nga walay kinutuban, ug miulbo ang aso gikan sa bung-aw sama sa aso sa dakong hudno,

ug ang adlaw ug ang hangin mingitngit tungod sa aso sa bung-aw.

- Ug gikan sa aso nanggula ang mga dulon sa yuta, ug gihatagan sila ug pagbulot-an, ingon nga ang mga tanga nga anaa sa yuta adunay pagbulot-an. Gisultihan ang mga dulon nga dili pasakitan ang balili sa yuta, o bisan unsang lunhaw, o bisan unsang kahoy, apan ang mga tawo lamang <sup>G444</sup>nga walay selyo sa **Dios** sa ilang mga agtang.

- Sa laing pagkasulti, ang mga dulon gihatagan ug awtoridad sa pagpasakit niadtong wala motuo sa ilang ebanghelyo

kaluwasan human sila makadungog ang mga logo sa kamatuoran. Tungod kay wala sila motuo, wala sila maselyohan

ang Espiritu Santo sa saad (Efe 1:13).

(Pin 9:6) Ang kamatayon mokalagiw gikan sa mga tawo

**Pin 9:6** Ug niadtong mga adlaw ang mga tawo <sup>G444</sup>pangitaa ang kamatayon, ug dili makakaplag niini;

ug magatinguha nga mamatay, ug ang kamatayon mokalagiw gikan kanila.

☞ [Pin 9:6](#) Ugin niadtong mga adlaw (sa panahon sa unang utang), ang mga tawo mangita sa kamatayon apan dili makakaplag niini.

Sila mangandoy nga mamatay, apan ang kamatayon mokalagiw gikan kanila.

→ Kini mahitabo sa dili pa ang 2nd rapture harvest.<sup>340</sup>

([Pin 9:7-10](#)) Ang dagway sa mga dulon (Nasakitan nga mga tawo sulod sa 5 ka bulan)

[Pin 9:7](#) Ug ang mga porma (kasama)<sup>G3667</sup> sa mga dulon<sup>G200</sup> sama sa mga kabayo nga andam alang sa gubat (gubat);<sup>G4171</sup> ug diha sa ilang mga ulo ingon sa mga korona sama sa bulawan, ug ang ilang mga nawong ingon sa mga nawong sa mga tawo.<sup>G444</sup>

[Pin 9:8](#) Ug sila adunay buhok ingon sa buhok sa mga babaye, ug ang ilang mga ngipon ingon sa mga ngipon sa mga leon.

[Pin 9:9](#) Ug sila adunay mga panagang sa dughan, ingon sa mga taming nga puthaw; ug ang huni sa ilang mga pako sama sa huni sa mga carro<sup>G716</sup> sa daghang mga kabayonagdagan sa gubat (gubat).<sup>G4171</sup>

[Pin 9:10](#) Ug sila may mga ikog sama sa mga tanga, ug may mga suyod sa ilang mga ikog. ug ang ilang gahum (awtoridad)<sup>G1849</sup> mao ang pagpasakit sa mga lalaki<sup>G444</sup> lima ka bulan.

☞ [Pin 9:7](#) Ug ang pagkasama sa **ang mga dulon** sama sa mga kabayo nga andam alang sa gubat.

Sa ilang mga ulo may mga korona nga sama sa bulawan, ug ang ilang mga nawong sama sa mga nawong sa mga tawo.

☞ [Pin 9:8](#) Ug sila adunay buhok sama sa buhok sa babaye, ug ang ilang mga ngipon sama sa mga ngipon sa mga leon.

☞ [Pin 9:9](#) Ug sila adunay mga kotamaya sama sa mga kotamaya nga puthaw, ug ang huni sa ilang mga pako sama sa kagahub sa mga carro nga may daghang mga kabayo nga nanagdalagan ngadto sa gubat.

☞ [Pin 9:10](#) Ug sila adunay mga ikog sama sa mga tanga, ug may mga ikog sa ilang mga ikog.

Ang ilang awtoridad mao ang pagpasakit sa lima ka lalaki (**5**)mga bulan.

- Ang mga dulon wala hatagi ug awtoridad sa pagpatay kanila, kondili sa pagsakit kanila alang sa lima (**5**)mga bulan.<sup>G444</sup>

([Pin 9:11](#)) Ang hari sa anghel sa kahiladman nga bung-aw (Apollyon)

[Pin 9:11](#) Ug sila may usa ka hari sa ibabaw nila, nga mao ang manolonda sa kahiladman nga walay kinutoban, kansang ngalan sa Hebreohanong pinulongan mao ang Abaddon (nagkahulogang “kalaglagaan”),<sup>G3</sup> apan sa pinulongang Griego adunay iyang ngalan nga Apolyon (nagkahulogang “maglalaglag”).<sup>G623</sup>

☞ [Pin 9:11](#) Ug sila adunay ingon nga hari sa ibabaw nila ang manolonda sa kahiladman nga dili matugkad, kansang ngalan sa Hebreohanon mao ang Abaddon (nagkahulogang “kalaglagaan”), pero sa Griego naa siyang ngalan **Apollyon** (nagpasabot nga “maglaglag”).

→ Ang ngalan sa hari sa anghel sa kahiladman nga bung-aw: Abaddon (sa Hebreohanon) ug Apolyon (sa Grego).

➤ **Apollyon**<sup>G623</sup> (ang anghel nga mao ang hari sa kahiladman nga walay kinutoban)

-Ang anghel sa hari sa kahiladman nga bung-aw mao si Apolyon (Strong's [G623](#), apolyon),<sup>G623</sup> nagkahulogang “tiglaglag.”

→ Kini si Apollyon, Strong's [G623](#), apolyon, kay aktibong participle sa apollymi (Strong's [G622](#), ἀπόλλυμι), nga nagpasabut nga “malaglag o malaglag.”

→ Ang duha **Apollyon** ug **kapildihan** adunay parehas nga pulong nga lintunganay sa Griego, apollymi (sa paglaglag, Strong's [G622](#)).

<sup>340</sup>Tan-awa ang “[3] 70 ka semana ni Daniel.”

- Ang kahulogan sa kapildihan

→ **Kapildihan** (Kusog ni [G684](#), ἀπόλεια, apōleia) kay gikan sa gituohang gigikanan sa [ἀπόλλυμι](#) (Kusog ni [G622](#), apollymi), nga nagkahulogang “malaglag o malaglag.”

→ Ang Dios magpakita sa Iyang kapungot ug mopahibalo sa Iyang kusog pinaagi sa pagbubo sa mga sudlanan sa kaligutgut, nga mahitabo

hingpit nga gihatag alang sa **kalaglagan** ([Rom 9:22](#)). [G684](#)

[Rom 9:22](#) Unsa kaha kung **Dios**, [G2316](#) andam sa pagpakita sa iyang kapungot, [G3709](#)  
ug sa paghimo sa iyang gahum (gahum) [G1415](#) nailhan,  
giagwanta uban ang pagkamainantuson sa mga sudlanan sa kaligutgut [G3709](#)  
gipaangay (perpekto) [G2675](#) sa **kalaglagan**. [G684](#)

- **Kapildihan vs. Kaluwasan**

- Ang usa ka dakung adlaw sa kapungot sa Cordero moabut sa diha nga ang ika-6 nga selyo maablihan ([Pin 6:12-17](#)).

- **Ang kasuko sa Dios** igabubo sa yuta pagkahuman sa pagtingog sa ikapitong trumpeta (7 ka panaksan, [Pin 16](#)).

- Ang balaan nga mga santos sa Hentil nga mga nasud mahimong **gibayaw** sa ika-3 nga pagbantay ([2<sup>nd</sup> pagbayaw](#), [Pin 11:14](#)).

→ Busa, dili ka angay mahadlok sa imong mga kaaway tungod kay kini usa ka timaan sa Dios

kaluwasan kanimo, apan usa ka timaan sa usa ka dayag nga pruweba sa kapildihan ngadto

kanila (mga dautan).

[Fl 1:28](#) Ug sa bisan unsa nga kalisang sa imong mga kabatok:  
nga alang kanila usa ka dayag nga timaan (pamatuod) [G1732](#) sa kapildihan, [G684](#)  
apan kanimo sa **kaluwasan**, ug ang sa **Dios**.

→ Sa laing pagkasulti, ang "kapildihan" mao ang antonim sa **Kaluwasan**.

**Ang anak sa kapildihan**

- Sumala sa [Pin 17:11](#), ang mananap nga moadto sa “kapildihan o kalaglagan” mao **ang ika-2 nga mananap** kansang anak mahimong anak usab ni **kapildihan**.<sup>341</sup>

[Pin 17:11](#) Ug ang mananap nga mapintas nga kaniadto, ug dili karon, bisan pa siya mao ang  
ikawalo,  
ug iya sa pito, ug mosulod **kapildihan**.

**Ang tawo sa sala**

- **Ang anak sa kapildihan** sa ikaduhang mananap (nga sa Apollyon) mahimong **ang Bakak nga Propeta** ([Pin 19:20](#)) nga maghimo sa yuta nga mga pumoluyo sa pagsimba sa unang mananap pinaagi sa Anti-Kristo ([Juan 17:12](#)).

- Ang sulog (ang 1st) nga mga langit ug ang yuta gitagana sa kalayo alang sa adlaw sa paghukom ug **kapildihan** [G684](#) sa dili diosnon nga mga tawo (plural, [2Pe 3:7](#)), [G444](#) lakip ang Anti-Kristo ug ang Bakak nga Propeta.

[2Pe 3:7](#) Apan ang mga langit ug ang yuta, nga mao karon, pinaagi sa mao ra nga pulong  
ginatipigan,  
gitagana sa kalayo alang sa adlaw sa paghukom ug **kapildihan** [G684](#) sa dili diosnon nga  
mga tawo. [G444](#)

→ Ang Anti-Kristo (ang tawo sa sala) ug ang Bakak nga Propeta (ang anak sa kapildihan),  
kinsa ang iya sa yawa ([1Ju 3:8](#)) ipadayag sa dili pa ang pag-abot sa **ang Ginoong Jesus**

---

<sup>341</sup>Tan-awa ang "([Pin 17:7-8](#)) *Ang misteryo sa babaye (Ang 2nd mapintas nga mananap - nga mao ang, dili mao, ug sa umaabot).*"



3).

**Kristo**(ang ika-2 nga rapture harvest) ug **ang adlaw ni Kristo**(ang ika-3 nga ani)([2Te 2:1-](#)

[2Te 2:1](#)Karon nangamuyo kami kaninyo, mga igsoon, pinaagi sa pag-abut sa among **Ginoong Jesukristo**,

ug pinaagi sa atong pagpundok ngadto kaniya,

[2Te 2:2](#)Aron dili kamo sa madali matay-og sa hunahuna, o malisang, ni sa espiritu, ni pinaagi sa pulong (logos), ni pinaagi sa sulat (epistola)<sup>G1992</sup>ingon gikan

kanato,

ingon niana **ang adlaw ni Kristo**anaa sa kamot.

[2Te 2:3](#)Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi:

kay kanang adlaw dili moabot,

gawas kon adunay moabut nga usa ka pagbiya una (apostasiya),<sup>G646</sup>

ug kanang tawhana (singular)<sup>G444</sup>sa sala<sup>G266</sup>ipadayag, ang anak sa

kapildihan;<sup>G684</sup>

→ **Ang Anak sa Dios** gipadayag to gub-a ang mga buhat sa yawakay ang sala iya sa yawa.

[1Ju 3:8](#)Ang nagabuhat ug sala iya sa yawa; kay ang yawa nagpakasala sukad pa sa

sinugdan.

Alang niini nga katuyoan **ang Anak sa Dios**gipadayag, aron iyang malaglag ang mga buhat sa yawa:

([Pin 9:12](#)) Ang katapusan sa 1st kaalaot

[Pin 9:12](#)Usa ka kaalaotan milabay na; ug, tan-awa, moabut ang duha pa ka kaalaotan human niini

☞ [Pin 9:12](#)Usa (1) ka kaalaotan ang milabay. Tan-awa, duha pa (2) ka mga kaalaotan ang moabut human niining mga butanga.

([Pin 9:13-16](#)) Ang ikaunom nga anghel mipatingog sa trumpeta (Ang ika-2 nga utang: 4 ka anghel sa dakong suba sa Euprates gibuhian)

[Pin 9:13](#)Ug mibudyong ang ikaunom ka manolonda, ug nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa upat ka mga sungay sa halaran nga bulawan nga diha sa atubangan **Dios**,

[Pin 9:14](#)Nga nagaingon ngadto sa ikaunom nga manolonda nga may trumpeta,

Hubari ang upat ka anghel nga gigapos didto sa dakong suba sa Eufrates.

[Pin 9:15](#)Ug gihubaran ang upat ka mga manolonda, nga giandam alang sa usa ka takna, ug usa ka adlaw, ug usa ka bulan, ug usa ka tuig,

kay sa pagpatay sa ikatulo ka bahin sa mga tawo.<sup>G444</sup>

[Pin 9:16](#)Ug ang gidaghanon sa kasundalohan sa mga magkakabayo duha ka gatus ka libo ka libo; ug nadungog ko ang ilang gidaghanon.

☞ [Pin 9:13](#)Unya ang ikaunom (**ika-6**)**anghel**ningog:

Ug nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa upat (4) ka sungay sa **ang bulawan nga altar** nga kaniadto **Dios**,

☞ [Pin 9:14](#)Nag-ingon sa ikaunom (**ika-6**)**anghel**nga may trumpeta,

“Buxi ang upat (**4**)**mga anghel**nga ginapus sa daku nga suba sang Eufrates.”

☞ [Pin 9:15](#)Busa ang upat (4) ka anghel, nga giandam alang **ang orasug adlaw**ug **bulan**ug **tuig**, gibuhian aron pagpatay sa ikatulo (**ika-3**) **samga lalaki**.

☞ [Pin 9:16](#)Ug ang gidaghanon sa kasundalohan sa mga magkakabayo mao

duha ka gatos (*makaduha, o duha*)<sup>G1417</sup>libo (*napulo ka libo*)<sup>G3461</sup>libo (*napulo ka libo*).<sup>G3461</sup>  
ug nadungog ko ang ilang gidaghanon.

→ Ang gidaghanon sa kasundalohan sa mga magkakabayo mikabat ug duha ka gatus ka milyon  
(duha ka beses<sup>G1417</sup>10,000<sup>G3461</sup> ug 10,000<sup>G3461</sup>(2 \* 10,000 \* 10,000 = **200,000,000**))  
makita sa panan-awon sa tingog sa ika-6 nga manulonda nga may trumpeta (Tan-awa ang [Pin 9:13](#)).

(Ang ika-2 sa 3 ka alaot)

⑥ **Tsiya ikaunom (ika-6) anghel** gipatingog (ang trumpeta):

- Usa ka tingog gikan sa upat (4) ka sungay sa **ang bulawan nga altar** kaniadto **Dios** nadungog sa  
dihang **ang ikaunom (ika-6) anghel**  
ningog.

- nga nag-ingon sa ikaunom (6th) nga anghel nga adunay trumpeta,  
“Buhii ang upat (4) ka anghel nga gigapos didto sa dakong suba sa Euprates,” unya
- **Ang upat (4) mga anghel**, nga giandam alang sa takna, sa adlaw, sa bulan, ug sa tuig,  
gibuhian aron pagpatay sa ikatulo (1/3) sa mga tawo.<sup>G444</sup>
- Ang gidaghanon sa kasundalohan sa mga magkakabayo = 200,000,000 (o 2 x (10,000 x 10,000)).

-**Ang mga numero 1,000, 10,000, & 10,000**

→ Ang gidaghanon sa yutan-ong tawo gipahayag sa mga yunit sa **1,000**.<sup>342</sup>

- Ang gidaghanon sa yutan-ong tawo nga iya sa yutan-ong Jerusalem sa gingharian niini nga yuta,  
gipahayag nga 1,000 x 1,000 ([2Cr 14:9](#)), o 1,000,000.

([2Cr 14:9](#) Ug migula batok kanila si Zera ang Etiopiahanon uban ang panon sa kasundalohan  
usa ka libo (1,000)<sup>H505</sup>libo (1,000),<sup>H505</sup> ug tulo<sup>H7969</sup>gatos<sup>H3967</sup> (300)  
mga karwahe,<sup>H4818</sup> ug miadto sa Maresa.

→ Ang gidaghanon sa langitnong tawo nga gikan sa langitnong Jerusalem sa langit, gipahayag sa mga  
yunit  
sa **10,000**.<sup>343</sup>

nanag-ingon:

(10,000).<sup>H7233</sup>)

([1Sa 18:7](#) Ug ang mga babaye nanagsinultihay sa usa ug usa samtang sila nanagtugtog, ug

Si Saul nakapatay sa iyang linibo (1,000),<sup>H505</sup> ug si David iyang napulo ka libo

- Ang gidaghanon sa langitnong tawo nga sama sa mga anghel sa Diyos sa langit ([Mat 22:30](#)),  
gipahayag nga 10,000 X 10,000 ([1Sa 18:7](#)), o **100,000,000**.<sup>344</sup>

([Mat 22:30](#) Kay sa pagkabanhaw dili na sila makapangasawa, bisan makapamana,  
apan sama sa mga anghel sa Diyos sa langit.)

→ Ang gidaghanon sa kasundalohan sa mga mangangabayo nga gipangulohan sa 4 ka anghel, giandam  
gikan sa **ang bulawan nga altar** kaniadto

**Dios** (o atubangan sa Balaan sa Labing Balaan sa gingharian sa Dios),<sup>345</sup> gipahayag kaduha sa  
gidaghanon sa

ang mga anghel ug ang mga karo sa Diyos (2 x 100,000,000) sa langit, o **200,000,000**.<sup>346</sup>

<sup>342</sup>Tan-awa ang "([Pin 7:4-8](#)) Ang 144,000 (usa ka nasod sa Diyos sa yuta, ang Israel, ang maalamong mga ulay) gitimbrehan."

<sup>343</sup>Ibid.

<sup>344</sup>Refer sa [Pin 5:11](#).

<sup>345</sup>Tan-awa ang "[Figure 13-k] Ang karaang tabernakulo sa yuta (Daang Jerusalem nga gihimo pinaagig kamot)."

<sup>346</sup>Ibid.

-Usa ka doble nga bahin

[2Ha 2:9](#)Ug nahitabo, sa diha nga sila nakatabok na, nga si Elias miingon kang Eliseo:

Pangutan-a unsa ang akong buhaton alang kanimo, sa dili pa ako kuhaon gikan kanimo.

Ug si Eliseo miingon: Ako nagahangyo kanimo,

himoa nga doble (duha)<sup>H8147</sup>bahin (baba, pulong, sulab sa espada)<sup>H6310</sup>sa imong espiritu sa akon.

[2Ha 2:10](#)Ug siya miingon: Ikaw nangayo ug usa ka malisud nga butang:<sup>H7185</sup>bisan pa niana,

kon ikaw makakita kanako sa diha nga ako gikuha gikan kanimo, maingon niini kanimo; apan kon dili, kini dili mahitabo.

[2Ha 2:11](#)Ug nahitabo, samtang sila nagpadayon, ug nagsulti, nga,

tan-awa, dihay nagpakita nga usa ka carro<sup>H7393</sup>sa kalayo,

ug mga kabayo sa kalayo, ug gibulag sila nga duha;

ug si Elias misaka<sup>H5927</sup>pinaagi sa usa ka alimpulos ngadto sa langit.

→Si Eliseo nangayo kang Elias ug dobleng bahin, nga mao ang duhay sulab nga espada, o **ang**

**rhema**

**sa Dios.**<sup>347</sup> Gihulagway ni Elias ang rhema sa Dios nga usa ka lisud nga butang sukad **ang**

**Ginoong Dios** sa

**tanang unod**, nga naghimo sa katingalahang buhat pinaagi sa mga logo, mahimo ra nga

himon ang mga butang

**ang rhema.**<sup>348</sup>

[Si Jer32:27](#)Ania karon, ako mao si Jehova, ang Dios sa tanan nga unod:

naa bay bisan unsa (pulong, rhema)<sup>H1697</sup>lisud kaayo (katingalahang

trabaho)<sup>H6381</sup>para nako?

- Apan ang mata ni Eliseo nakasaksi sa gahum ug pag-abut sa atong **Ginoong Jesukristo** pinaagi ni Elias

sa dihang si Elias gibayaw gikan kaniya, sa ingon nakasaksi **ang mga logo** milingi ngadto

**sa ang rhema.**

Ang doble nga bahin nagagikan sa gingharian sa Dios ([Luk 14:15](#)) busa ang pagpanag-iyang

niini nagdala

walay katapusan nga kalipay ([Isa 61:7](#)).

[Isa 61:6](#)Apan **kamo** pagahinganlan **ang mga pari sa Ginoong**:

tawgon ka sa mga tawo **ang mga ministro sa atong Dios**:

magakaon kamo sa mga bahandi sa mga Gentil,

ug sa ilang himaya kamo manghambog sa inyong mga kaugalingon.

[Isa 61:7](#)Tungod sa inyong kaulaw kamo makabaton ug pilo;<sup>H4932</sup>

ug tungod sa kalibog sila magakalipay sa ilang bahin.<sup>H2506</sup>

busa sa ilang yuta (yuta)<sup>H776</sup>sila manag-iyang sa pilo:<sup>H4932</sup>

**walay katapusanang kalipay mahimong kanila.**

→Busa, ang sugo nga nagagikan sa bulawan nga halaran kaniadto **Dios** sa **lyang**

**gingharian**, gipahayag nga duha ka pilo (o doble) sa gidaghanon sa gingharian sa langit.

- **Ang gidaghanon sa kasundalohan sa mga magkakabayogi** andam sa atubangan sa gingharian sa Dios doble sa gidaghanon sa langit, sa ingon, gipahayag nga duha (doble) ka pilo sa gingharian sa langit (2 x 100,000,000) o **200,000,000**.

<sup>347</sup>Tan-awa ang "[Figure 2-d]," o Video 20. "(Usa ka hait) Sakuban, Espada, ug Duha ka sulab nga Espada)." [www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

<sup>348</sup>Tan-awa ang "[Figure 2-c]," o Video 31. "Usa ka Nazareo ngadto sa Dios (Ang Buhok sa Ulo)." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/).

→ Busa, ang mga numero, **1,000, 10,000 & 10,000**, gigamit sa pagpahayag sa mga butang nga molihok pinaagi sa  
sa  
lain-laing mga Gingharian, nga mao **ang gingharian sayuta**(1,000), **ang gingharian salangit**(10,000), ug **ang gingharian sa Dios**(2 x 10,000), matag usa.

(Pin 9:17-19) 1/3 sa mga tawo ang nangamatay sa kalayo, sa aso, ug sa asupre

**Pin 9:17** Ug sa ingon niini nakita ko ang mga kabayo sa panan-awon, ug sila nga nangabayo kanila, Nga may mga kotamaya nga kalayo, ug sa jacinth, ug **asupre**: ug ang mga ulo sa mga kabayo ingon sa mga ulo sa mga leon; ug gikan sa ilang mga baba nanggula<sup>G1607</sup> kalayo ug aso ug asupre.  
**Pin 9:18** Pinaagi niining tulo mao ang ikatulo (1/3) nga bahin sa mga tawo<sup>G444</sup> gipatay, pinaagi sa kalayo, ug pinaagi sa aso, ug pinaagi sa asupre, nga nanggula gikan sa ilang mga baba.  
**Pin 9:19** Alang sa ilang gahum (awtoridad)<sup>G1849</sup> anaa sa ilang baba, ug sa ilang mga ikog: kay ang ilang mga ikog sama sa mga bitin, ug adunay mga ulo, ug uban kanila sila nagsakit.<sup>G91</sup>

- ☞ **Pin 9:17** Ug sa ingon nakita ko ang mga kabayo sa panan-awon: ang mga nanaglingkod niini may mga kotamaya nga kalayo, jacinth, ug azufre; ug ang mga ulo sa mga kabayo sama sa mga ulo sa mga leon; ug gikan sa ilang mga baba migula ang kalayo, aso, ug asupre.
- ☞ **Pin 9:18** Pinaagi niining tulo (3) ka hampak ang ikatulo (1/3) sa mga tawo gipatay, **pinaagi sa kalayo ug sa aso ug sa asupre nga nanggula sa ilang mga baba.**
- ☞ **Pin 9:19** Kay ang ilang pagbulot-an anaa sa ilang baba ug sa ilang mga ikog; kay ang ilang mga ikog sama sa mga bitin, nga adunay mga ulo; ug uban kanila sila makadaut.

(Pin 9:20-21) Ang uban nga mga tawo wala maghinulsol sa mga buhat sa ilang mga kamot

**Pin 9:20** Ug ang uban nga mga lalaki<sup>G444</sup> nga wala mapatay niining mga hampak<sup>G4127</sup> apan wala sila maghinulsol sa mga buhat sa ilang mga kamot, nga sila dili mosimba sa mga yawa, ug mga diosdios nga bulawan, ug salapi, ug tumbaga, ug bato, ug kahoy: nga dili makakita, ni makadungog, ni makalakaw;  
**Pin 9:21** Ni sila naghinulsol sa ilang mga pagpamatay, ni sa ilang mga salamangka, ni sa ilang pagpakighilawas, ni sa ilang mga pagpangawat.

- ☞ **Pin 9:20** Ug ang uban nga mga tawo, nga wala mangamatay pinaagi niining mga hampak, wala maghinulsol sa mga buhat sa ilang mga kamot, nga dili sila magsimba sa mga demonyo, ug mga diosdios nga bulawan, plata, tumbaga, bato, ug kahoy, **nga dili makakita ni makadungog ni makalakaw.**
- ☞ **Pin 9:21** Ug wala sila maghinulsol sa ilang mga pagpatay o sa ilang mga salamangka o sa ilang pagpakighilawas o sa ilang mga pagpangawat.

→ Kay kadtong napakyas sa paghinulsol gikan sa simbahan sa Tiatira gitambog ngadto **Dakong Kasakitan**.  
Bisan pa adunay mga salot sa panahon **ang Dakong Kasakitan**, bisan pa niana, siya nagpadayon sa pagdumili sa paghinulsol  
ang iyang pakighilawas, busa, ang uban sa mga lalaki pagahukman sumala sa ilang mga buhat.<sup>349</sup>

<sup>349</sup>Tan-awa ang "([Pin 2:18-29](#)) (4) *Ngadto sa manolonda sa iglesia sa Tiatira.*"

## Kapitulo 10

([Pin 10:1-2](#)) Usa ka gamay nga libro (Ang tuo nga tiil sa gamhanang anghel sa dagat ug ang wala nga tiil sa yuta)

[Pin 10:1](#) Ug nakita ko ang laing gamhanang manolunda nga nanaug gikan sa langit, nga sinul-oban sa usa ka panganod:  
ug usa ka balangaw<sup>G246</sup> diha sa<sup>G1909</sup> iyang ulo,  
ug ang iyang nawong ingon sa adlaw, ug ang iyang mga tiil ingon sa mga haligi nga kalayo.

[Pin 10:2](#) Ug diha sa iyang kamot may usa ka gamay nga basahon<sup>G974</sup> bukas:  
ug iyang gitunob ang iyang tuo nga tiil sa dagat, ug ang iyang wala nga tiil sa yuta (sa yuta),<sup>G1093</sup>

☞ [Pin 10:1](#) Ug nakita ko (Juan) ang lain na usab nga gamhanang anghel nga nanaog gikan sa langit, nga sinul-oban sa panganod.

Ug dihay balangaw sa iyang ulo, ang iyang nawong sama sa adlaw, ug ang iyang mga tiil sama sa mga haligi nga kalayo.

☞ [Pin 10:2](#) Ug siya adunay **gamay nga libro** bukas sa iyang kamot.

Ug iyang gitunob ang iyang tuo nga tiil sa dagat ug ang iyang wala nga tiil sa yuta,

→ Usa ka gamhanang manolunda, nga ang iyang tuo nga tiil gitungtong sa dagat ug ang iyang wala nga tiil sa yuta,

gipahigayon **gamay nga libro** sa iyang kamot.

([Pin 10:3-4](#)) Gitakpan ang mga butang nga gisulti sa 7 ka dalugdog

[Pin 10:3](#) Ug misinggit sa makusog nga tingog, ingon sa usa ka leon nga nagangulob:  
ug sa diha nga siya misinggit, pito ka mga dalugdog ang migula (misulti)<sup>G2980</sup> ilang mga tingog.

[Pin 10:4](#) Ug sa diha nga ang pito ka mga dalugdog nakasulti (misulti)<sup>G2980</sup> ilang mga tingog, hapit na ko (kinahanglan)<sup>G3195</sup> sa pagsulat:

ug nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanako,  
**Pagselyo**<sup>G4972</sup> kadtong mga butang nga gisulti sa pito ka dalugdog (gisulti),<sup>G2980</sup> ug ayaw sila isulat.

☞ [Pin 10:3](#) Ug misinggit sa makusog nga tingog, ingon sa usa ka leon nga nagangulob.

Sa iyang pagsinggit, pito (7) ka dalugdog ang misinggit sa ilang tingog.

☞ [Pin 10:4](#) Ug sa diha nga ang pito (7) ka mga dalugdog misulti, ako mosulat na unta;  
apan nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanako,

**“Pagselyo ang mga butang nga ang pito (7) ang mga dalugdog misulti ug ayaw sila isulat.”**

➤ Ngano nga si Juan dili makahimo sa pagsulat sa mga butang nga gisulti sa 7 ka dalugdog?

- Ang kusgan nga anggulo nga nagbarog sa dagat ug yuta nga gihuptan "**ang gamay nga libro**" nga adunay mga butang nga gisulti ni

ang 7 ka dalugdog human ang ikaunom (6th) nga anghel mipatingog sa trumpeta ([Pin 10:8](#)). Apan ang tagna nga nahisulat sa "**ang gamay nga libro**" para sa mga mahibilin sa yuta sulod sa 1,000 ka tuig.<sup>350</sup>

([Pin 10:5-6](#)) Ang anghel nanumpa sa Diyos (Ang magbubuhat sa langit, sa yuta, ug sa dagat)

[Pin 10:5](#) Ug ang manolonda nga akong nakita mitindog sa dagat ug sa yuta (sa yuta)<sup>G1093</sup>  
gibayaw (take up)<sup>G142</sup> iyang kamot ngadto sa langit,

[Pin 10:6](#) Ug nanumpa pinaagi kaniya nga buhi hangtud sa kahangturan, nga nagbuhat<sup>G2936</sup>  
langit, ug ang mga butang nga anaa niini,  
ug ang yuta (ang yuta),<sup>G1093</sup> ug ang mga butang nga anaa niini,  
ug ang dagat, ug ang mga butang nga anaa niini,  
nga kinahanglan adunay (kinahanglan)<sup>G2071</sup> panahon<sup>G5550</sup> dili na:

<sup>350</sup>Tan-awa ang "[\(Pin 10:8-11\)](#) *Ang gamay nga libro (Dawata ug lamyon aron manaqna pag-usab)*."

☞ [Pin 10:5](#) Ug ang manolonda nga akong (Juan) nakita nga nagtindog sa dagat ug sa yuta miisa sa iyang kamot ngadto sa langit

☞ [Pin 10:6](#) ug nanumpa pinaagi Kaniya (**Dios**) nga buhi hangtod sa kahangtoran, WHO [gibuhat](#) langit ug ang mga butang nga ania niini,  
ang yuta ug ang mga butang nga anaa niini,  
ug ang dagat ug ang mga butang nga anaa niini,  
nga kinahanglan adunay wala nay panahon.

† **Tsiya Usa** WHO [gibuhat](#) ang langit ug ang yutamao ang **Dios**<sup>H430</sup> (*'ēlōhîm*, [Gen 1:1](#)).

† **Ang kalibutan**<sup>H776</sup>. Naglakip sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga panon kanila, ug ang Usa nga [gibuhat](#)<sup>G2936</sup> langit, ang yuta, ang dagat, ug ang tanang butang nga anaa niini, mao ang **Dios**.<sup>351</sup>

([Pin 10:7](#)) Ang misteryo sa Dios natuman sa dihang ang 7<sup>ika</sup> hapit na mutingog ang trumpeta

[Pin 10:7](#) Apan sa mga adlaw sa tingog sa ikapitong manolonda, sa diha nga siya magsugod (to umari)<sup>G3195</sup> sa tingog, ang misteryo sa Dios kinahanglan mahuman (matuman),<sup>G5055</sup>  
sumala sa iyang gipahayag (giwali)<sup>G2097</sup> sa iyang mga alagad<sup>G1401</sup> ang mga propeta.<sup>G4396</sup>

☞ [Pin 10:7](#) Apan sa mga adlaw sa tingog sa ang ikapito (ika-7) anghel, sa diha nga siya hapit na motingog (ang trompeta),  
ang misteryo sa Dios<sup>352</sup> matuman, ingon sa Iyang gipahayag ngadto sa Iyang mga alagad nga mga propeta.

⑦ **Tikapito siya (ika-7) anghel** mao anghapit na motingog (ang trumpeta)

➤ **Ang pagpadayag sa misteryo sa Dios** gipahibalo kang Pablo mao nga ang mga Gentil nga mga nasud kinahanglan nga masigkaman ununod ug sa samang lawas (sa **Kristo**), ug mga umalambit (**ang mga logo**) sa Iyang saad sa **Kristo** pinaagi sa ebanghelyo nga nagpadulong ngadto sa **kaluwasan**.<sup>353</sup>

[Rom 1:1](#) Si Pablo, usa ka alagad sa **Jesukristo**, gitawag aron mahimong apostol, gilain ngadto sa ebanghelyo ni **Dios**,

[Rom 1:2](#) (Nga iyang gisaad kaniadto pinaagi sa iyang mga propeta diha sa balaang kasulatan,)

[Rom 1:3](#) Mahitungod sa iyang Anak **Jesukristo** amua **Ginoo**, nga natawo sa kaliwat ni David sumala sa unod;

[Rom 1:4](#) Ug gideklarar nga **ang Anak sa Dios** uban sa qahum, sumala sa espiritu sa pagkabalaan,

pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa mga patay:

→ Ang ebanghelyo ni **Dios** nga **Dios** gisaad daan pinaagi sa Iyang mga propeta diha sa Balaang Kasulatan ([Rom 1:1-4](#)), mahitungod sa Iyang Anak **Jesukristo** amua **Ginoo**, matuman sa mga adlaw sa pagpatingog

sa

**ang trumpeta** pinaagi sa **ang ika-7 nga anghel**.

† Ang ebanghelyo nga giwali ni Pablo kay pinaagi sa **ang pagpadayag sa Jesukristo** ug dili sumala sa tawo,<sup>G444</sup> sa ingon siya wala makigsabut uban sa unod ug dugo o sa unodnong tawo<sup>354</sup> ni uban sa apostol.<sup>355</sup>

(**Ang misteryo ni Kristo**)

<sup>351</sup>Video 1. "Sa sinugdan." [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).

<sup>352</sup>Video 43. "(Gigiyahan sa Espiritu) Ang mga anak sa Dios," & Video 45. "6. Pag-ula".  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).

<sup>353</sup>Video 31. "Usa ka Nazareo ngadto sa Diyos (Ang Buhok sa Ulo)."  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/).

<sup>354</sup>Video 3. "Unsa ang gusok sa usa ka tawo?" [www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/).

<sup>355</sup>Video 16. "Ang mga Hentil, Tanan nga mga nasod (Si apostol Pablo) 1/10." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

Ang dispensasyon sa **grasya sa Dios**mao nga ang Dios nagpahibalo kang Pablo sa misteryo sa **Kristo**, nga sa ubang mga kaliwatan wala ipahibalo sa mga anak sa mga tawo apan karon gipadayag ngadto sa Iyang Balaang mga apostoles ug mga propeta pinaagi sa Espiritu, tkalo **ang mga Gentil kinahanglan nga masigkamanunod, ug sa mao ra nga lawas, ug mag-aambit sa iyang saad diha kang Kristo pinaagi sa ebanghelyo** (Efe 3:2-6).

→ Ang ngalan **Yahweh** (ang **Ginoo**) wala mahibaloi sa mga kaliwatan sa mga anak sa tawo, kansang mga amahan mao sila si Abraham, Isaac, ug Jacob.

*Exodo 6:3* Ug nagpakita ako (tan-awa)<sup>H7200</sup> kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, sa ngalan sa Dios ('**el**)<sup>H410</sup> Labing Gamhanan (**šaday**),<sup>H7706</sup> apan sa akong ngalan JEHOVAH (**ang Ginoo, Yahweh**)<sup>H3068</sup> **wala ba ako makaila kanila.**

(Pin 10:8-11) Ang gamay nga libro (Dawata ug lamyon aron managna pag-usab)

**Pin 10:8** Ug ang tingog nga akong nadungog gikan sa langit misulti kanako pag-usab, ug miingon, **Lakaw ug kuhaa ang gamay nga libro**<sup>G974</sup> nga bukas sa kamot sa manolonda nga nagbarog sa dagat ug sa yuta (sa yuta).<sup>G1093</sup>

**Pin 10:9** Ug miadto ako sa manolonda, ug miingon kaniya: Ihatag kanako ang basahon nga diyutay.<sup>G974</sup>

Ug siya miingon kanako: Kuhaa (dawata)<sup>G2983</sup> kini, ug kaon (lamyon)<sup>G2719</sup> pataas kini; ug kini magabuhat sa imong tiyan<sup>G2836</sup> mapait,<sup>G4087</sup> apan kini maanaa sa imong baba nga matam-is ingon sa

dugos.

**Pin 10:10** Ug gikuha ko (nadawat)<sup>G2983</sup> ang gamay nga libro<sup>G974</sup> gikan sa kamot sa anghel, ug mikaon (molamoy)<sup>G2719</sup> pataas kini;

ug kini diha sa akong baba matam-is ingon sa dugos: ug sa diha nga ako nakakaon<sup>G5315</sup> kini, akong tiyan gipait.

**Pin 10:11** Ug siya miingon kanako,

Kinahanglan ka nga managna pag-usab sa wala pa (sa)<sup>G1909</sup> daghang katawhan, ug mga nasod,<sup>G1484</sup> ug mga pinulongan, ug mga hari.

- ☞ **Pin 10:8** Unya ang tingog nga akong (Juan) nadungog gikan sa langit misulti kanako pag-usab ug miingon, "Lakaw, kuhaa **ang gamay nga libro** nga bukas sa kamot sa manolondanga nagatindog sa dagat kag sa duta."
- ☞ **Pin 10:9** Busa miadto ako sa anghel ug miingon kaniya, "Hatagi ako **ang gamay nga libro.**" Ug siya miingon kanako, "**Dawata** ug **magalamoy** kini; ug kini makapait sa imong tiyan, apan kini matam-is sama sa dugos sa imong baba."
- ☞ **Pin 10:10** Unya nakadawat ko **ang gamay nga libro** gikan sa kamot sa anghel ug mikaon niini, ug kini matam-is sama sa dugos sa akong baba. Apan sa dihang gikaon ko na kini, ang akong tiyan nahimong mapait.
- ☞ **Pin 10:11** Ug siya miingon kanako, "Kinahanglan ka **panagnapag-usab** sa daghang mga tawo, mga nasod (plural nga porma),<sup>G1484</sup> mga dila, ug mga hari."

- Matikdi nga ang singular nga porma sa "tanang nga nasod" sa **Pin 7:9** nagtumong sa usa ka dako nga dili maihap nga panon gikan sa

**tanang nasod, tribo, katawhan, ug pinulongan kinsa ang bahin sa lawas ni Kristo.**

→ Ang plural nga porma sa "mga nasod"<sup>G1484</sup> sa **Pin 10:11** nagtumong sa "ubang mga ulay" nga moabut sa ulahi

natapos ang 1,000 ka tuig (**Pin 20:5**).

→ Busa, ang tagna nga nahisulat sa "**ang gamay nga libro**" para sa mga mabilin sa yuta alang sa **usa ka 1,000 ka tuig.**

- **Kahulugan sa "matam-is sama sa dugos sa baba" & mapait sa tiyan"**



- Gihulagway ni David ang pulong ni Yahweh (**Yahweh**) ingon katam-is sama sa dugos sa iyang baba ([Sal 119:103](#)), tungod kay ang sulugoon nga nagtuman sa iyang pasidaan ug nahadlok sa Ginoo (**Yahweh**) limpyo ug makadawat ug dakong ganti, busa mas tam-is pa kay sa dugos ug sa udlan ([Sal 19:10-11](#)).

Apan, tungod kay ang paghukom ni Jehova (**Yahweh**) tinuod ug matarong, kadtong (daotan) kinsa gibalewala ang iyang mga pasidaan dili inosente gikan sa dakong kalapasan ug sa ingon dili matubos ni **ang Ginoo (Yahweh)** sa dihang ang tagna nga gilamoy sa manalagna matuman.<sup>356</sup>

→ Sa dihang nadawat ni Juan “[ang gamay nga libro](#)” ug gilamoy kini (unya nahimong **sa Ginoo alagad ang propeta**,

[Jer 26:5](#)), tam-is kini sama sa dugos sa iyang baba tungod kay kini **ang rhema sa Ginoo** nga nagahinlo kaniya.

Apan, human niya lamyon kini, kini nahimong mapait sa iyang tiyan tungod kay ang paghukom moabot sa

**dili matarong daotan** nga wala magtagad sa mga pasidaan.

- † Ang pulong (**ang rhema**<sup>357</sup>)<sup>H1697</sup> sa **ang Ginoo** miadto kang Jeremias, nga nag-ingon ([Jer 1:4](#)), “Sa wala pa ko ikaw buhata diha sa tiyan<sup>H990</sup> *nakaila ako kanimo; ug sa wala pa ikaw mogula sa sabakan<sup>H7358</sup> gibalaan ko ikaw, ug gitudlo ko<sup>H5414</sup> kanimo **usa ka propeta** ngadto sa (Gentil) nga mga nasud<sup>H1471</sup>” ([Jer 1:5](#)).*

Unya si Jeremias miingon, Ah, Ginoo (**'ădōnāy**) DIOS (**y<sup>a</sup>hōvâ**)!

tan-awa ako dili makahibalo unsaon pagsulti, kay ako usa ka bata (usa ka bata).<sup>H5288</sup>

→ Usa ka bata<sup>H5288</sup> **gigamit dinhi nagtumong sa usa ka bata**, nga anak nga natawo sa usa ka ulipon nga babaye ([Gen 21:12](#)).

Bsa Ginoo (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> miingon kaniya,

“Ayaw pag-ingon nga ako usa ka bata,<sup>H5288</sup> kay moadto ka sa tanan nga gipadala ko kanimo, ug isulti mo ang bisan unsa nga isugo ko kanimo.

Ayaw kahadlok sa ilang mga nawong: kay ako magauban kanimo sa pagluwas kanimo, nagaingon si Jehova (**Yahweh**) ([Jer 1:7-8](#)).”

Unya ang Ginoo (**Yahweh**) mituy-od sa iyang kamot, ug mihikap sa akong baba.

Ug ang GINOO (**Yahweh**) miingon kanako,

“Tan-awa, akong gibutang ang akong mga pulong (**ang rhema**)<sup>H1697</sup> sa imong baba.

Tan-awa, gibutang ko ikaw niining adlaw ibabaw sa mga gingharian sa mga Gentil nga mga nasud, aron sa pag-ibut, ug sa paglumpag,

ug sa paglaglag, ug sa paglumpag, sa pagtukod, ug sa pagtanum” ([Jer 1:9-10](#)).

→ Ang usa ka bata (Jeremias) nahimong propeta sa dihang **sa Ginoo kamot** mihikap sa iyang baba ug ibutang ang iyang **rhema**

sa baba sa bata. Ang bata nahimong **usa ka propeta** (Siya nga sa Dios, nakadungog sa Dios **rhema**, [Si Jhn 8:47](#))

ug gisugo sa pagpanagna pag-usab sa mga gingharian sa Hentil nga mga nasud.

- **Apropeta** adunay **ang rhema sa Ginoo** busa dili siya mahadlok sa bisan unsa nga igahatag kaniya nianang taknaa, kay mao na **ang Balaan Espiritu** kinsa nagsulti, dili siya ([Mar 13:11](#)).<sup>358</sup>

<sup>356</sup>Refer sa [Pin 14:7](#) para sa dugang detalye.

<sup>357</sup>Video 6. “Ang GINOO mahimong imong Diyos.”

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

<sup>358</sup>Video 20. “(Usa ka hait) Sakuban, Espada, ug Espada nga duhay sulab.”

[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

>> [Figure 10-1] Ang mga timailhan sa mga adlaw sa katapusan sa kalibutan (si Jesus ug ang Iyang mga disipulo)

- Ang mga timailhan sa pag-abot sa Anak sa tawo ug sa Ginoo sa kataposan niining kalibotana

[Mat 24:1](#) Ug **Hesus** migula, ug mibiya sa templo:

ug miduol kaniya ang iyang mga tinon-an aron sa pagpakita kaniya sa mga tinukod sa templo.

[Mar 13:1](#) Ug sa paggula niya sa templo, usa sa iyang mga tinon-an miingon kaniya,

**Agalon**, <sup>G1320</sup>tan-awa unsa nga matang sa mga bato ug unsa nga mga bilding ang ania dinhi!

[Luk 21:5](#) Ug sa nagsulti ang uban mahitungod sa templo, giunsa kini pagdayandayan sa matahum nga mga bato ug mga gasa, siya miingon,

[Mat 24:2](#) Ug si Jesus miingon kanila: Wala ba kamo makakita niining mga butanga? sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo,

Walay mahibilin dinhi nga usa ka bato <sup>G3037</sup>sa lain, nga dili malumpag.

[Mar 13:2](#) Ug si Jesus mitubag ug miingon kaniya: Nakita mo ba kining dagkung mga balay?

walay mahibilin nga usa ka bato ibabaw sa lain, nga dili pagatumpagon.

[Luk 21:6](#) Mahitungod niining mga butanga nga inyong nakita, ang mga adlaw moabut,

diin walay mahibilin nga usa ka bato ibabaw sa lain, nga dili pagatumpagon.

- **Jesus** misulti sa Iyang mga tinun-an nga moabot ang mga adlaw nga kining dagkong mga bilding (mga templo) nga gidayandayanan sa nindot nga mga bato ug mga gasa ilumpag aron walay mahibilin nga usa ka bato sa ibabaw sa lain.

[Mar 13:3](#) Ug sa naglingkod siya sa bukid sa mga Olivo atbang sa templo,

**Pedroug** si Santiago ug si Juan ug si Andres nangutana kaniya sa tago,

- Ingon **Hesus** naglingkod sa bukid sa mga Olivo atbang sa templo, ang Iyang mga disipulo (Pedro, Santiago, Juan, ug Andres) sa pribado nangutana sa mosunod nga mga pangutana ngadto Kaniya.

(1) **Ang pag-abot sa adlaw: Sa dihang ang mga Judio moingon “Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo”**

[Mat 24:3](#) Ug sa naglingkod siya sa bukid sa mga Olivo, ang mga tinon-an miduol kaniya sa tago, nga nagaingon: Sultihi kami, kanus-a mahitabo kining mga butanga?

ug unsa ang ilhanan <sup>G4592</sup>sa imong pag-abot,

ug sa katapusan <sup>G4931</sup>sa kalibutan?

- Kaniadto **Hesus** naghisgot bahin sa “Ang umaabot nga mga adlaw sa mga templo nga malumpag,” Siya mibakho bahin sa Jerusalem:

[Mat 23:37](#) *Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagapatay sa mga propeta,*

*ug batoha ang mga gipadala kanimo,*

*kapila ko unta tigumon ang imong mga anak,*

*ingon sa usa ka himungaan nga nagatigum sa iyang mga piso sa ilalum sa iyang mga*

*pako, ug kamo dili buot!*

[Mat 23:38](#) *Tan-awa, ang inyong balay gibiyaan nganha kaninyo nga biniyaan.*

[Mat 23:39](#) *Kay nagaingon ako kaninyo, nga sukad karon dili na kamo makakita kanako, hangtud nga magaingon kamo,*

*“**Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo.**”*

→ Gitawag ni Jesus ang mga Judio (mga eskriba ug mga Pariseo) nga mga salingkapaw, mga bitin, ug usa ka kaliwatan sa

mga bitin ingon nga sila mga anak niadtong mipatay sa mga manalagna, apan sila

nanagtukod ug mga lubnganan sa

ang mga manalagna, ug gidayandayanan ang mga lubnganan sa mga matarung.

Gisultihan sila ni Jesus nga ang mga Judio

dili makakita kang Jesus hangtud sila moingon,

“**Bulahan Siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo,**” nga nagpasabot nga dili sila makakita

si Jesu-Kristo ug maluwas sa Jesus hangtod nga motubo sila sa grasya sa kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga dawata ang Ginoo ingon nga ilang Manluluwas. Apan, ang Hentil nga mga nasud sa kasamtangan.<sup>359</sup>

→Kadtong mianhi sa ngalan sa GINOO (Yahweh)<sup>H3068</sup> gipanalanginan gikan sa balay sa ang Ginoo (Sal 118:26). Ang unang mga bunga sa yuta gidala ngadto sa balay sa Ginoo GINOONG Dioskinsa imong kinabuhi, ang Kristo (Deu 30:20, Col 3:4). Amua Ginoo ug Iya Kristo kabubut-on ibalik ang gingharian sa kalibotan human ang ikapitong anghel magpatingog sa trumpeta (Pin 11:15-16) ug ang paghukom moabut sa gingharian sa kalibutan (o sa dakung siyudad sa Babilonia) sa usa ka oras (Pin 18:10-20).

- Moabot ang adlaw nga ang mga mananaug (ang unang mga bunga, ang balaan nga mga santos, ug ang buhaton mga salin nga ni Kristo makapanunod sa tanang butang sa Dios (Pin 21:7). Busa, ilang mabulahan uban sa gingharian ug kamandoan, ug sa kahalangdon sa gingharian ubos sa tibuok langit, igahatag ngadto sa katawhan sa mga santos sa Labing Halangdon, kansang ang gingharian maoy usa ka gingharian nga walay katapusan, ug ang tanang kamandoan moalagad ug motuman Kaniya (Dan 7:27).

→Busa, ang mga disipulo nangutana Hesus mahitungod sa adlaw nga ang dagkong mga templo (ang mga gingharian sa kalibutan) mahimong gilabay sa ubos, nga mao ang katapusan sa kalibutan sa diha nga ang Balaan nga mga santos sa labing Hataas igahatag ang pagkadaku sa gingharian:

- G. Kanus-a mahitabo kining mga butanga (ang adlaw sa Ginoo)?
- F. Unsa man ang timaan sa imong pag-abot (ang pag-abot sa Ginoo)?
- A. Unsa man ang ilhanan sa kataposan niining kalibotana?

(2) Ang pag-abot sa Anak sa tawo (Wala mahibal-an ang adlaw ug oras)

Mar 13:4 Sultihi kami (Magtutudlo, <sup>G1320</sup> Mar 13:1),

kanus-a mahitabo ba kining mga butanga?

ug unsa man ang ilhanan sa diha nga kining tanan nga mga butang matuman na (katapusan)? <sup>G4931</sup>

Luk 21:7 Ug sila nangutana kaniya, nga nagaingon: Magtutudlo, <sup>G1320</sup>

apan kanus-a mahitabo kining mga butanga?

ug unsa ang ilhanan nga mahitabo sa diha nga kining mga butanga mahitabo na? <sup>G1096</sup>

➤ Sa Marcos ug Lucas, ang mga disipulo ni Jesus nagtawag Kaniya nga “Magtutudlo <sup>G1320</sup> sa paggawas nila sa templo uban Hesus.  
- Agalon (Strong's <sup>G1320</sup>, διδάσκαλος, didaskalos) nagtumong sa Rabboni (Kusog ni <sup>G4462</sup>) nga nagpasabot sa usa kinsay makahimo kanimo sa pagdawat sa imong panan-aw aron makakita ang Ginoo ug magpabunyang uban ang Espiritu Santo pinaagi sa imong pagsalig.

<sup>359</sup>Nakuha gikan sa “[Ang mga Hentil, Tanan nga mga nasud]” o

Video 16. Ang mga Hentil, Tanan nga mga nasud (Ang Ginoo, Ang Ginoong Jesus, ug Ang Ginoong Jesu-Kristo) 7/10.”

[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

→ ni Jesus ang mga disipulo nagtawag kaniya, Magtutudlo (Strong's [G1320](#), διδάσκαλος) o Rabbi [G4461](#) sa wala pa Siya gilansang sa krus, apan gitawag nga Rabboni [G4462](#) human sa Iyang paglansang sa krus. Sa konteksto, Hesus mao nga ang Agalon o Rabbi. <sup>360</sup>

→ Agalon [G1320](#) gitawag ug “Rabbi [G4461](#) kaniadtong ni Jesus paglansang sa krus (o ang Anak sa tawo), apan gitawag “Rabboni [G4462](#) human sa Iyang paglansang sa krus (**Kristo**). Sa dihang gidawat sa mga tinun-an ang “Rabbi [G4461](#) (ang Anak ni **tawo**) pinaagi sa pagtuo, “Rabbi [G4461](#) nahimong ilang Rabboni [G4462](#) o ilang **Ginoo** (kyrios) [G2962](#) o ang Anak sa Dios, ug ang Espiritu Santo igahatag kanila: <sup>361</sup>

E. Kanus-a mahitabo kining mga butanga (ang pag-abot sa Anak sa tawo)?

B. Unsa ang ilhanan ang mahitabo kon kining mga butanga (ang pag-abot sa Anak sa tawo) hapit na mahitabo?

(3) Ang pag-abot sa Ginoo (Wala mahibal-an ang oras)

Mar 13:4 Sultihi kami (Magtutudlo, [G1320](#) Mar 13:1),

**kanus-amahitabo ba kining mga butanga?**

ug unsa man ang ilhanan sa diha nga kining tanan nga mga butang matuman na (katapusan)? [G4931](#)

Luk 21:7 Ug sila nangutana kaniya, nga nagaingon: Magtutudlo, [G1320](#)

apan kanus-a mahitabo kining mga butanga?

ug unsa ang ilhanan nga mahitabo sa diha nga kining mga butanga mahitabo na? [G1096](#)

→ Si Daniel nga manalagna nagtagna sa mga hitabo nga mahitabo sa kataposang semana sa iyang 70 ka semana nga tagna.

Akon Marcos ug Lucas, ang mga disipulo nangutana kang Jesus sa mosunod nga mga pangutana aron mahibaloan ang mga ilhanan alang sa

Ang adlaw sa Ginoo ug ang Iyang pag-abot, nga mao ang adlaw nga ilang ikahibalag Siya ug uban Kaniya hangtod sa kahangtoran ([1Te 4:17](#)).

C. Unsa man ang ilhanan nga kining tanan nga mga butang (ang ika-70 nga semana sa Daniel) matapos?

D. Kanus-a mahitabo kining mga butanga (ang pag-abot sa Ginoo)?

ni Jesus tubag sa mga pangutana nga gipangutana sa mga tinun-an sa ibabaw (AG) lagmit sa mosunod nga han-ay:

A. Unsa man ang ilhanan sa katapusan niining kalibotana (2 ka ilhanan)?

- Tunang sign niya (sa katapusan niining kalibotana)

Mat 24:6 Ug kamo makadungog [G191](#) sa mga gubat ug hungihong (pagdungog) [G189](#) sa mga gubat: tan-awa nga dili kamo mahasol:

kay kining tanan nga mga butang kinahanglan mahitabo (mahimo), [G1096](#) apan ang katapusan [G5056](#) dili pa. [G3768](#)

Mar 13:7 Ug sa diha nga kamo makadungog [G191](#) sa mga gubat ug mga hungihong (pagdungog) [G189](#) sa mga gubat, ayaw kamo pagkabalaka:

kay ang maong mga butang kinahanglan gayud nga pagabuhaton, [G1096](#) apan ang katapusan [G5056](#) dili pa. [G3768](#)

<sup>360</sup>Video 17. “3. Mga unang bunga.” [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-first-fruits-the-house-of-the-lord-god/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-first-fruits-the-house-of-the-lord-god/).

<sup>361</sup>Nakuha gikan sa [Pin 3:15](#).

- Ang mga tumatan-aw ni Mateo ug Marcos kinahanglang makadungog bahin sa mga gubat ug mga hungihong nga kinahanglang himoon, apan giingnan sila ni Jesus nga dili mabalaka tungod kay wala pa ang katapusan.
- “Tsiya wala pa” nagpaila sa panghitabo nga nagsugod na sa pag-uswag nianang puntoha sa panahon.
- Kanus-aJGipasabut ni esus ang bahin sa pag-ani sa mga bunglayon, Iyang gipakita nga kini mao ang katapusan sa "niining" kalibutan  
([Mat 13:40](#) busa ang mga sagbut gitigum ug gisunog sa kalayo;  
mao usab ang mahitabo sa katapusan niining kalibotana.”)

[Luk 21:9](#) Apan sa diha nga kamo makadungog<sup>G191</sup> sa mga gubat ug mga kaguliyang (kalibog),<sup>G181</sup> ayaw kalisang: kay kining mga butang kinahanglan una<sup>G4412</sup> mahitabo (nahuman);<sup>G1096</sup> apan ang katapusan<sup>G5056</sup> dili sa ug sa (diha-diha dayon).<sup>G2112</sup>

- **Ang mamiminaw ni Luke** kinahanglan makadungog mahitungod sa mga gubat ug mga kalibog nga kinahanglang buhaton una, apan si Jesus misulti kanila nga dili mahadlok tungod kay ang katapusan dili haduol.
- Wkon itandi kang Mateo ug Marcos, si Lucas nagpakita nga ang mga tinun-an makadungog bahin sa mga gubat ug maglibog, apan sila dili angayng mahadlok tungod kay kini ang unang butang nga kinahanglang mahitabo, ug sa ingon ang katapusan dili haduol.

- Katapusan sa unang ilhanan -

#### Ang Katapusan sa Kasakitan (Tmga butang nga atubangon sa mga tinun-an sa wala pa ang ikaduhang ilhanan, [Pin 13:15](#))

[Luk 21:12](#) Apan sa wala pa kining tanan (sa wala pa ang ikaduhang ilhanan sa katapusan sa kalibotan, [Luk 21:10](#), [Mat 24:7](#), [Mar 13:8](#)),

dakpon ka nila, ug pagalutoson ka, ug igatugyan ka nila sa mga sinagoga, ug ngadto sa mga bilanggoan, nga gidala sa atubangan sa mga hari<sup>G935</sup> ug mga magmamando (gubernur)<sup>G2232</sup> alang sa akong ngalan.

[Luk 21:13](#) Ug kini mamahimo kaninyo nga usa ka pagpamatuod (usa ka saksi).<sup>G3142</sup>

[Mat 24:9](#) Unya itugyan ka nila aron pagasakiton (**kagul-anan**),<sup>G2347</sup> ug mopatay kanimo: ug pagadumtan kamo sa tanang mga nasud<sup>G1484</sup> alang sa akong ngalan.

[Mar 13:9](#) Apan magbantay kamo sa inyong kaugalingon: kay igatugyan kamo nila sa mga hukmanan; ug sa mga sinagoga kamo pagahampakon.

ug kamo pagadad-on sa atubangan sa mga punoan (mga gobernador)<sup>G2232</sup> ug mga hari<sup>G935</sup> alang kanako, alang sa usa ka pagpamatuod (usa ka saksi)<sup>G3142</sup> batok kanila.

[Mar 13:10](#) Ug **ang ebanghelyo** kinahanglan una nga imantala (iwali)<sup>G2784</sup> taliwala (sa)<sup>G1519</sup> tanan nga mga nasud (Gentil).<sup>G1484</sup>

- Sa wala pa makita ang ikaduhang ilhanan sa katapusan sa kalibotan, Makita sa mga mamiminaw ni Lucas nga ang Hentil nga mga nasod sa daotang gingharian kinahanglang modakop sa mga tinun-an, maglutos kanila, magtugyan kanila ngadto sa mga sinagoga ug mga prisohan, ug magdala kanila atubangan sa mga hari ug mga gobernador tungod sa Iyang ngalan, diin kamo mamahimo. usa ka saksi.<sup>362</sup>
- **Ang mamiminaw ni Matthew** makakita sa mga tinon-an nga itugyan ngadto sa kasakitan ug pagapatyon tungod sa iyang ngalan, ug pagadumtan sa tanang Gentil nga mga nasud.<sup>363</sup>
- **Mmamiminaw sa arka** kinahanglan magbantay nga sila kinahanglan nga itugyanta mga konsilyo nga gibunalan sa mga sinagoga, ug gidala sa atubangan sa mga gobernador ug mga hari ingon nga mga saksi

<sup>362</sup>Video 16. “The Gentiles, All nations (Be the faithful and wise steward of the Lord) 10/10.”

[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>363</sup>Video 18. “3. Unang-bunga (Ang 144,000).” [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

batok kanila tungod kaniya, nga kamo mahimong saksi tungod kay ang ebanghelyo sa gingharian kinahanglan igawali una sa tanan nga mga Gentil nga nasud sa dili pa moabut ang katapusan.

(Ang panginahanglan sa Ebanghelyo)

- † Human ka mabautismohan sa bautismo sa paghinulsol, tumoo ka kang Kristo Jesus ug magpabautismo sa ngalan ni Ginoong Jesus. Unya ang Balaang Espiritu mokunsad kanila (ikaw) nga adunay mga logo nga himoong rhema ([2Pe 3:2](#)).
  
- † Ang Ginoong Jesus ipadayag gikan sa langit nagpasabot nga ang mga logo sa kamatuoran (ang ebanghelyo sa imong kaluwasan) masunog sa nagdilaab nga kalayo aron ipadayag ang rhema pinaagi sa ebanghelyo sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Human nimo nituo **Kristo**, gisilyohan ka sa Balaang Espiritu sa saad. Kamo ang unang mga bunga ni Kristo sa iyang pag-abot, nga usa ka nasod sa tanang katawhan sa Diyos, o 144,000 nga nagbarog uban sa Kordero sa Bukid sa Sion nga nagbaton sa ngalan sa ilang Amahan. gisulat sa ilang mga agtang.<sup>364</sup>

(Ang Ebanghelyo kinahanglang iwali ngadto sa tanang kanasoran nga Hentil)

- Ang ebanghelyo sa simbahan sa Dios miabut sa logos, sa gahum, ug sa Espiritu Santo, nga mao ang rhema.

- Ang takna moabut nga ang mga nagbuhat ug maayo moabut sa pagkabanhaw sa kinabuhi (aron maminaw sa rhema), apan ang mga nanagbuhat ug dautan, ngadto sa pagkabanhaw ngadto sa paghukom.

- Pinaagi sa bautismo ngadto kang Jesu-Kristo, ikaw naghinulsol ug nabautismohan ngadto sa kamatayon ni Jesu-Kristo.

Ang imong mga sala gipasaylo pinaagi sa bautismo sa ngalan ni Jesukristo, ug ikaw makadawat sa gasa sa

ang Espiritu Santo, ug ang mga tawo nagsulti sa mga pinulongan ug nanagna pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo.

- Human mokunsad kanimo ang Espiritu Santo, makadawat ka og "gahum," ug mahimong mga saksi ngadto sa Ginoong Jesus

Kristo (kadtong nakadawat sa rhema) sa Jerusalem ug sa tibuok Judea (nga nakadawat sa kapasayloan sa ilang mga sala), sa Samaria (kadtong nakadawat sa logos), ug hangtod sa kinatumyan sa yuta (kadtong anaa sa tinunglo nga yuta, o kadtong anaa sa lubnganan nga kinahanglang maghinulsol aron maluwas).

- † Ang 12 gihatagan ug gahom ug awtoridad ibabaw sa tanang yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit ingong mga tinun-an ni Jesus ([Si Luk9:1](#)), ug nasangkapan sa pagwali sa gingharian sa Dios ug sa pag-ayo sa mga masakiton, ([Si Luk9:2](#)). Buot ipasabot, aduna silay Kahayag<sup>G5457</sup> sa Ginoong ([1Ju 1:5](#)), ug ang Dios (nga nagsugo sa kahayag<sup>G5457</sup> aron modan-ag gikan sa kangitngit) misidlak sa ilang mga kasingkasing, sa ingon sila nahayagan<sup>G5462</sup> sa kahibalo sa himaya sa Dios sa nawong ni Jesukristo ([2Co 4:6](#)). Nga nagabaton sa himaya sa Dios, nga mao ang kahayag<sup>G5458</sup> sa Ginoong tin-aw sama sa kristal ([Pin 21:11](#)), ang mga apostoles nahimong Kahayag<sup>G5457</sup> sa kalibutan (o sa uma, [Mat 13:38](#)), ug ang matag usa kanila maoy usa ka siyudad nga gipahimutang<sup>G2749</sup> sa usa ka balangay sa usa ka bukid<sup>G3735</sup> nga dili matago tungod sa **kahayag sa Dios** nga ilang gidala ([Mat 5:14](#)). Usa ka baryo<sup>G2968</sup> nagtumong sa usa ka dapit diin ang ebanghelyo gisangyaw (pinaagi sa paghatag og karne o **ang mga logo sa Dios** para sa katawhan), ug diin mahitabo ang pagkaayo ([Mat 14:15](#)).<sup>365</sup>

<sup>364</sup>Tan-awa ang video 18, "First-fruits (The 144,000)" para sa mga detalye.

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

<sup>365</sup>Tan-awa ang "[Figure 1-c]," o Video 35. "(Apostles) Disciples with Power and Authority."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

- Ang mga tinun-an gitugyan ngadto sa [ang Kasakitan](#)  
[Mar 13:11](#) Apan sa diha nga sila modala kaninyo, ug magtugyan kaninyo, ayaw kamo kabalaka nga daan sa inyong igasulti;  
dili usab kamo magpalandong pag-ayo: apan bisan unsa nga igahatag kaninyo nianang taknaa, igasulti ninyo.

kay dili kamo ang nagasulti, kondili ang Espiritu Santo.

[Luk 21:14](#) Pagpuyo (paghigda) <sup>G5087</sup> busa kini sa inyong mga kasingkasing, nga dili mamalandong sa dili pa unsa ang inyong igatubag.

[Luk 21:15](#) Kay hatagan ko kamo ug baba ug kaalam,  
nga ang tanan ninyong mga kabatok dili arang makasukol ni makasukol.

Sa diha nga ang mga tinun-an gitugyan ngadto sa mga hari ug mga gobernador sa Gentil nga mga nasud:

- **Ang mamiminaw ni Mark:** Ayaw paghuna-huna o pamalandonga daan kon unsay imong isulti, tungod kay ang Espiritu Santo mosulti pinaagi kanimo nianang taknaa.  
→ Tang Balaan nga Espiritu nagapuyo sa mga tagpalamati ni Marcos.
  - † Ang baba mao ang dapit diin ang mga pulong ni Jehova gibutang (Ang Ginoo miingon kanako: Ania karon, akong gibutang ang akong mga pulong <sup>H169</sup> sa imong baba. *Gibutang ko ikaw niining adlaw* *ibabaw sa mga nasud ug ibabaw sa mga qinqharian*, (*Jer 1:9-10*). Ang mga pagpangandam sa kasingkasing sa tawo, <sup>H120</sup> *ug ang tubag sa dila, gikan sa Ginoo (Pro 16:1)*.<sup>366</sup> Busa, ang duhay sulab nga espada sa ebanghelyo (ang nagdilaab nga espada) gikupot sa kamot sa mga balaan nga mga santos uban sa hatag-as nga mga pagdayeg sa Dios (*el*)<sup>H410</sup> sa ilang baba.<sup>367</sup>
- **Lmamiminaw sa uke:** Dili ka magpalandong sa dili pa ikaw motubag kay Siya magahatag kanimo ug baba ug kaalam, ug ang tanan nimong mga kabatok dili makasukol ni makasukol; busa, ibutang ang inyong mga kasingkasing.  
→ Ang gingharian sa Dios maoin ang kasingkasing sa mamiminaw ni Lucas.
  - † Ang pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdan sa kaalam (*Pro 9:10*) ug gikan sa baba ni Jehova nagagula ang kahibalo ug pagsabut (*Pro 2:6*). Apan Siya nga nakulangan niining mga butanga buta, ug dili makakita sa halayo, ug nakalimot nga nahinloan na siya gikan sa iyang mga sala kaniadto (*2Pe 1:9*), kay sila nagdumot sa kahibalo, ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova (*Pro 1:29*): Busa, sila (ang mga hari ug mga gobernador sa Gentil nga mga nasud) mangapukan ug pagahukman sa GINOONG DIOS.

- Daghan ang nasakitan

[Mat 24:10](#) Ug unya daghan ang mapando!, <sup>G4624</sup>

ug magbudhi (paghatud) <sup>G3860</sup> ang usa ug usa, ug magdumtanay ang usa sa usa.

[Mat 24:11](#) Ug motungha ang daghang mini nga mga manalagna, ug magapahisalaag sa daghan.

[Mat 24:12](#) Ug tungod sa pagkadautan <sup>G458</sup> modagaya (multiply), <sup>G4129</sup> ang gugma sa kadaghanan mobugnaw.

[Mar 13:12](#) Karon ang igsoon (mga igsoon) <sup>G80</sup> magbudhi (deliver) <sup>G3860</sup> ang igsoon (ang mga igsoon) <sup>G80</sup> hangtod sa kamatayon,

ug ang amahan ang anak; ug mga bata <sup>G5043</sup> motindog batok sa ilang mga ginikanan, ug ipapatay sila.

[Luk 21:16](#) Ug kamo pagabudhian (itugyan) <sup>G3860</sup> sa mga ginikanan, ug mga igsoon,

ug mga kaparyentihan (paryente), <sup>G4773</sup> ug mga higala; ug ang uban kaninyo pagapatyon nila.

[Luk 21:17](#) Ug pagadumtan kamo sa tanang mga tawo tungod sa akong ngalan.

---

<sup>366</sup>Video 43. "(Gigiyahan sa Espiritu) Ang mga anak sa Dios". [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).

<sup>367</sup>Video 20. "(Usa ka hait) Sakuban, Espada, ug Espada nga Duha ang sulab." [www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).



[Mat 24:13](#)Apan siya nga molahutay hangtud sa katapusan, <sup>G5056</sup>ang mao usab maluwas.

[Mar 13:13](#)Ug pagadumtan kamo sa tanang mga tawo tungod sa akong ngalan.

apan siya nga molahutay hangtud sa katapusan, <sup>G5056</sup>ang mao usab maluwas.

Daghan niadtong kansang mga liso gipugas ngadto sa batoon nga mga kasingkasing mahimong masilo sa mga logo sa diha nga ang kasakitan o paglutos moabut.

- **Maudience ni atthew:** Busa sila magbudhi ug magdumot sa usag usa, ug daghang mini nga mga propeta ang motungha ug limbongan sila, ug ingon nga resulta, ang kadautan modaghan, ang gugma sa kadaghanan mobugnaw.<sup>368</sup>Apan siya nga molahutay hangtud sa katapusan maluwas, nga nagpasabot nga bisan kinsa nga makakaplag sa iyang kalag mawad-an niini, apan bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kalag tungod kaniya makakaplag niini ([Mat 10:39](#)).
- **Ang mamiminaw ni Mark:** Magsoon sila (kansang Amahan anaa sa langit, [Mat 23:9](#)) apan ilang pagapatyon ang ilang mga igsoon, ug ang amahan sa anak, ang mga anak motindog batok sa ilang mga ginikanan, nga magapapatay kanila. Ang espiritu nga nakigsulti kanimo pinaagi sa Ebanghelyo ni Marcos nag-ingon nga dumtan ka niadtong nasakitan sa logos tungod sa iyang ngalan. Apan siya nga molahutay hangtud sa katapusan maluwas, nga nagpasabot nga bisan kinsa nga makakaplag sa iyang kalag mawala kini, apan bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kalag tungod kaniya, makakaplag niini. ([Mat 10:39](#)).
- **Lmamiminaw sa uke:** Itugyan sila sa mga ginikanan, mga igsoon, mga kabanay, ug mga higala, ug ang uban kaninyo pagapatyon. Ang espiritu nga nakigsulti kanimo pinaagi sa Ebanghelyo ni Lucas nag-ingon nga dumtan ka niadtong nasakitan sa logos tungod sa iyang ngalan. Apan nganong wala man sila hangyoa nga molahutay hangtod sa katapusan?

[Mat 13:20](#)Apan siya nga nakadawat (ang mga logo sa gingharian, [Mat 13:19](#)) ang liso (gipugas sa kasingkasing)<sup>G4687</sup>

ngadto sa batoon nga mga dapit (batoon nga yuta),<sup>G4075</sup>

mao siya ang nakadungog sa pulong (ang logos),<sup>G3056</sup>ug dihadhi uban sa kalipay nakadawat niini;

[Mat 13:21](#)Apan siya walay gamut diha sa iyang kaugalingon, kondili milungtad sa makadiyot:

kay kanus-a **kagul-anan**<sup>G2347</sup> o **pagpanggukod**<sup>G1375</sup> mibangon

tungod sa pulong (ang mga logo),<sup>G3056</sup>sa kadugayan nasakitan siya.<sup>G4624</sup>

- Abisan kinsa nga makadungog sa mga logo sa gingharian apan midawat niini sa batoon nga yuta sa ilang kasingkasing, ang gamut sa **ang mga logo** wala diha kanila, mao nga sila nasakitan sa diha nga ang kagul-anan o paglutos moabut tungod kay ang mga logo nga anaa kanila makalahutay lamang sa makadiyot.
- Timan-i nga **kagul-anan** nagpasabot usab **pagpanggukod**.
- † **Ang rhemanga** si Jesus namulong nganha kaninyo, sila espiritu, ug sila kinabuhi.<sup>369</sup>Kay **Kristo** mao ang tanan sa tanan, sila nga miinom gikan sa usa ka Espiritu mao ang lawas ni Kristo, bisan unsa pa may sirkunsisyon o walay sirkunsisyon diha sa unod. Tungod niini, si Pedro miingon nga ang Dios dili mapihigon tungod kay iyang gidawat ang matag Gentil nga nasud nga nahadlok kaniya ug nagbuhat sa pagkamatarung (sa espiritu ug sa kamatuoran, [Si Jhn4:24](#)).

**(Ang buhok sa ulo)**

[Luk 21:18](#)Apan walay bisan usa ka buhok <sup>G2359</sup>sa imong ulomamatay.

[Luk 21:19](#)Sa inyong pagpailub mabatonan ninyo ang inyong mga kalag.<sup>G5590</sup>

<sup>368</sup>Refer sa [Mat 13:20](#).

<sup>369</sup>Video, 25. "Usa ka malisud nga mga pulong (The logos) & The works of God 2/2."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).

- Tungod kay ang pagkaon sa sustansya nga pagkaon nagpasabot sa pagpakaon sa pagkaon sa (pulong, rhēma) sa Diyos([Si Jer32:27](#)), dili ka mahulog ang buhok sa imong ulo pinaagi sa pagkaon sa sustansya nga pagkaon<sup>G5160</sup>, nga modala ngadto sa kaluwasan ([Binuhatan 27:34](#)). Busa, kita mosangyaw **Kristo**, nagpasidaan ug nagtudlo sa matag tawo<sup>G444</sup> sa tanang kaalam, aron sa pagpresentar sa matag tawo<sup>G444</sup> perpekto sa **Kristo Jesus**([Col 1:28](#)).<sup>370</sup>

† "Tawo"<sup>G444</sup> nagtumong sa tawo sa unod nga adunay **ang mga logo sa Dios** pinaagi sa Anak sa tawo, sa ingon siya mobiya sa iyang amahan ug inahan aron makig-uban sa iyang babaye aron mahiusa sa lawas (bukog ug unod) sa **ang Gino** nga nag-uban sa "**kinabuhi**" nga anaa sa espiritu, o sa **Kristo**.<sup>371</sup>

† Sa [Gen 2:24](#), "lalaki (bana, 'iš)<sup>H376</sup> nagtumong sa mga kalag sa unod nga makahimo sa pagpanamkon **kinabuh** pinaagi sa pagtoo aron mahimong matarung ug balaan, ug ang babaye (ilalum sa balaod) moapil **ang lawas** (**bukog ug unod**) sa tawo (ubos sa *grasya*).

→ Aron ang buhok sa babaye (ang mga liso sa **ang mga log** ubos sa balaod) nga motubo ngadto sa **ang rhem** sa **Dios**, kini

kinahanglan nga pakan-on hangtud sa kahingpitan sa panahon. Busa, Ang abunda **ang mga log** ubos sa balaod (ang **babaye**) busa kinahanglan nga tabunan hangtud sa pagpakita sa **ang rhema**.

- Usab, usa ka bana ('iš)<sup>H376</sup> usa ka tawo (anthropos)<sup>G444</sup> kinsa nahimong "usa ka saksi sa pagkabanhaw ni

**ang patay**" ([Binuhatan 1:22](#)) pinaagi sa pakig-ambit sa Balaang Espiritu ([2Co 13:14](#)).<sup>372</sup>

Busa, mga bana<sup>G435</sup> (usa ka tawo ubos sa *grasya* sa Dios) kinahanglan mahigugma sa iyang babaye (asawa) nga adunay **ang**

**mga log** sa **Dios** (apan ubos sa mga magtutudlo ug mga gobernador hangtod sa panahon nga gitakda sa **ang amahan**), bisan ingon

**Kristo** nahigugma usab sa simbahan ug naghatag sa iyang kaugalingon alang niini ([Efe 5:25](#)).<sup>373</sup>

#### Ang transisyon gikan sa **ang Kasakitan** sa **Ang Dakong Kasakitan**

- **Ang ikaduhang ilhanan** (sa katapusan sa kalibutan)

[Mat 24:7](#) Para sa nasud (Gentile nation)<sup>G1484</sup> motindog batok sa nasud<sup>G1484</sup>, ug gingharian batok sa gingharian: ug adunay mga gutom, ug mga kamatay, ug mga linog, sa nagkalainlaing mga dapit.

[Mat 24:8](#) Tanan kini **ang sinugdanan sa mga kasubo**.<sup>G5604</sup>

[Mar 13:8](#) Kay ang nasud motindog batok sa nasud, ug ang gingharian batok sa gingharian:

ug adunay mga linog sa nagkalainlaing mga dapit,

ug adunay mga gutom ug mga kasamok: kini mao **ang sinugdanan sa mga kasubo**.<sup>G5604</sup>

- **Ang mamiminaw ni Matthew** kinahanglan makakita sa kagutom → mga kamatay → linog sa lain-laing mga dapit (ang sinugdanan sa mga kasubo).
  - **Mmamiminaw sa arka** kinahanglan makakita og mga linog → mga gutom, → mga kasamok (ang sinugdanan sa mga kasubo).
- Ang ika-2 nga timaan sa katapusan sa kalibutan o ang sinugdanan sa mga kasubo sa Mateo ug Marcos naghulagway sa sinugdanan sa "**ang Dakong Kasakitan**."

<sup>370</sup>Video 31. "Usa ka Nazareo ngadto sa Diyos (Ang Buhok sa Ulo)."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/).

<sup>371</sup>Video 2. "Gikan sa Genesis 1:1 hangtod sa Genesis 2:4." [www.therhemaofthelord.com/course1/2-garden-of-eden-2/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/2-garden-of-eden-2/).

<sup>372</sup>Video 2. "Gikan sa Genesis 1:1 hangtod sa Genesis 2:4." [www.therhemaofthelord.com/course1/2-garden-of-eden-2/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/2-garden-of-eden-2/).

<sup>373</sup>Video 32. "(Usa ka dakong misteryo) Kristo ug ang Simbahan 1/2."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/).

- Ang "nasud mosukol sa nasud" nagpasabut nga "ang mga Gentil nga mga nasud motindog batok sa nasud sa Israel, ug ang gingharian sa dautan kinahanglan motindog batok sa gingharian sa langit."<sup>374</sup>

[Luk 21:10](#) Unya miingon siya kanila: Ang nasud motindog batok sa nasud, ug ang gingharian batok sa gingharian;  
[Luk 21:11](#) Ug mahitabo ang makusog nga mga linog sa nagkalainlaing mga dapit, ug mga gutom, ug mga kamatay; ug makalilisang nga mga talan-awon ug dagkung mga ilhanan <sup>G4592</sup>aduna bay gikan sa langit.

- **Lmamiminaw sa uke** kinahanglan makakita ug dagkong mga linog sa lain-laing mga dapit → mga gutom → mga kamatay → makalilisang nga talan-awon, → dagkung mga ilhanan gikan sa langit.  
 - Dili sama kang Mateo ug Marcos, ang sinugdanan sa kasubo wala hisgoti alang kang Lucas  
 audience, ngano man?

- Ang ikaduhang ilhanan sa kataposan sa kalibotan diha sa Lucas naghulagway "**ang Dakong Kasakitan**":  
 - Human magsugod ang mga kasub-anan (mga linog, gutom, kamatay, ug kasamok), adunay  
 → dagkong mga linog (nga nagsugod gikan sa pag-abli sa [ang ika-6 selyo, Pin 6:12](#))  
 sa tibuok nga mga adlaw sa "**ang Dakong Kasakitan**" ([Pin 13](#)) ug ang ika-7 nga panaksan sa [ang](#)

[kasuko sa Dios](#)

([Pin 16:17-18](#)),

→ makalilisang nga talan-awon ([ang pagbayaw sa ang 144,000, Pin 12:1](#)), ug

→ dagkung mga ilhanan gikan sa langit (ang mga ilhanan sa adlaw, sa bulan, ug sa mga bitoon, [Mat](#)

[24:29, Mar 13:24-25,](#)

[Luk 21:25-26](#)) kabubut-on makita sa wala pa ang unang mananap nga mogula sa dagat ([Pin 13:1](#)).

#### **B. Unsang ilhanan ang mahitabo sa diha nga kining mga butanga (ang pag-abot sa Anak sa tawo) hapit na mahitabo?**

-Tsiya mga timailhan sa pag-abot sa Anak sa tawo (eksena sa yuta)

[Mat 24:29](#) **Diha-diha dayon** pagkahuman [ang kasakitan](#) <sup>G2347</sup> sa mga (nga) <sup>G1565</sup> **mga adlaw** mao ang adlaw mongitngit, ug ang bulan dili mohatag sa iyang kahayag, <sup>G5338</sup>  
 ug ang mga bitoon mangahulog gikan sa langit, ug ang mga gahum <sup>G1411</sup> sa mga langit matay-og:

[Mar 13:24](#) Apansa <sup>G1722</sup> kadtong (nga) <sup>G1565</sup> **mga adlaw, pagkahuman nga kagul-anan, ang adlaw** mangitngit, ug ang bulan dili mohatag sa iyang kahayag, <sup>G5338</sup>

[Mar 13:25](#) Ug ang mga bitoon sa langit mangahulog, ug ang mga gahum nga atua sa langit mangauyog.

- **Diha-diha dayon** pagkahuman [ang kasakitan](#): Ang adlaw mongitngit, ang bulan dili mohatag sa iyang kahayag, ang mga bitoon

mangahulog gikan sa langit, ug ang mga gahum sa langit mangauyog:

- Mamiminaw ni Mateo: Ang pag-abot sa [ang Anak sa tawo](#) mahitabo "**diha dayon**" [ang kasakitan](#) niadtong mga adlaw (sa mga adlaw sa Kasakitan, [Mar 13:19](#)), nga mao ang sinugdanan sa Dakong Kasakitan nga mahitabo human sa yugto sa pahulay sa ika-70 nga semana ni Daniel.<sup>375</sup>
- Mmamiminaw sa arka: Ang pag-abot sa [ang Anak sa tawo](#) mahitabo "**human**" [ang kasakitan](#) niadtong mga adlaw (sa Dakong Kasakitan, [Mat 24:21](#)).  
 → Para sa mamiminaw ni Mateo, ang pag-abot sa Anak sa Tawo mahitabo "**diha dayon**" sa kagul-anan, samtang kini mahitabo "**pagkahuman**" sa kasakitan o sa Dakong Kasakitan nga mga adlaw alang sa mamiminaw ni Marcos.

<sup>374</sup>Video 16. "The Gentiles, All nations (Be the faithful and wise steward of the Lord) 10/10".

[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/). (Tan-awa ang "[Ang mga Hentil]" para sa mga detalye).

<sup>375</sup>Tan-awa ang "[3] 70 ka semana ni Daniel."

[Luk 21:25](#) Ug adunay **mga timailhan**<sup>G4592</sup> sa adlaw, ug sa bulan, ug sa mga bitoon; ug sa ibabaw sa yuta (sa yuta)<sup>G1093</sup> kagul-anan sa mga nasud (Gentil nga mga nasud),<sup>G1484</sup> uban sa kalibug;

**ang** dagat ug ang mga balud nga nanagdahunog;

[Luk 21:26](#) Mga lalaki<sup>G444</sup> mga kasingkasing nga naluya tungod sa kahadlok, ug tungod sa pag-atiman (nagpaabut)<sup>G4329</sup> kanang mga butanga nga pag-anhi sa yuta (sa kalibutan):<sup>G3625</sup> kay ang mga gahum sa langit pagauyogon.

- Para sa mga tumatan-aw ni Mateo ug Marcos: Ang adlaw mongitngit, ang bulan dili mohatag sa iyang kahayag, ang mga bitoon mangahulog gikan sa langit, ug ang mga gahum sa langit mangauyog ([Mat 24:29](#), [Mar 13:24-25](#)).
- Fo ang mamiminaw ni Lucas: Dugang pa sa mga ilhanan sa adlaw, bulan, mga bituon, ug mga gahom sa langit, aduna unyay kasakitan sa Hentil nga mga nasod sa yuta uban ang kalibug, ug ang dagat ug ang mga balod modaguob.  
→ Busa, ang mga lalaki<sup>G444</sup> ang mga kasingkasing maluya tungod sa kahadlok ug sa pagpaabut sa mga butang nga moabut sa kalibutan ingon nga ang mga gahum sa langit pagauyogon. Talupangda kon paano ginlaragway ni Lucas ang mga tanda sang adlaw sa dili direkta nga paagi, nga nagpahayag sa mga lalaki<sup>G444</sup> kasingkasing, nga nagbutang sa mamiminaw ni Lucas ingong mga tigpaniid (gikan sa langit).

→ Refer sa [Pin 14:14](#) para sa mga detalye sa “Pag-abot sa Anak sa tawo.”

### C. Unsa man ang ilhanan nga kining tanan nga mga butang (ang ika-70 nga semana sa Daniel) matapos?

[Mat 24:14](#) Ug kini nga ebanghelyo sa gingharian igawali sa tibuok kalibutan alang sa usa ka saksi (pagpamatuod)<sup>G3142</sup>

ngadto sa tanan nga mga nasud (Gentil nga mga nasud);<sup>G1484</sup> ug unya moabut ang katapusan.

→ Gisultihan ni Jesus ang Iyang mga tinun-an nga ipasulod sa ilang mga dalunggan ang mosunod nga mga logo: “**Ang Anak sa tawo itugyan ngadto sa mga kamot sa mga tawo**” ([Luk 9:44](#)). Ang rhema gitago hangtod nga imong masabtan ug motuo kini nga mga logo, nga gitago sa daghang mga tawo. Kay siya nga gipadala sa Dios, nagsulti **ang rhēma sa Diyos**, apan daghang mga tawo ang wala makasabut niini, ug nahadlok sa pagpangutana **Hesusa** unsa kanar **rhema** ang ([Luk 9:45](#)), ug nahadlok sila unsaon pagpakita ni Jesus kanila, ingon **ang Espiritu** ([Mat 14:26](#)).<sup>376</sup>

→ Ang katapusan moabut sa diha nga **ang Ebanghelyo sa gingharian sa Dios** ([Binuhatan 28:31](#)) giwali sa tibuok kalibutan alang sa usa ka pagpamatuod ngadto sa tanang Hentil nga mga nasod (nga dili mga anak sa Israel). Apan kadtong molahutay hangtod sa katapusan maluwas.<sup>377</sup>

- Kanus-a mokalagiw (Pagkahuman dayon sa Kasakitan ug Pagsugod sa Dakong Kasakitan)

#### -Kasakitan

[Mar 13:18](#) Ug pag-ampo kamo nga ang inyong pagkalagiw (kalagiw<sup>G5343</sup>)<sup>G5437</sup> dili sa **ang tingtugnaw**.

[Mar 13:19](#) Kay niadtong mga adlaw<sup>G2250</sup> mahimong kasakitan (**kagul-anan**),<sup>G2347</sup>

nga wala pa sukad sa sinugdan sa kabuhatan<sup>G2937</sup> nga Dios<sup>G2316</sup>

gibuhat hangtud niining panahona, ni mahitabo pa.

---

<sup>376</sup>Video 25, "Usa ka lisud nga panultihon (Ang mga logo) 1/2."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).

<sup>377</sup>Video 10. "Duha ka adlaw sa dili pa ang "Pista sa Paskuwa."

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-passover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-passover/).

- **Mmamiminaw sa arka:** Pag-ampo nga dili kamo mangalagiw sa tingtugnaw, kay adunay mahitabo **Kasakitan** niadtong mga adlaw, nga wala pa gayud mahitabo sukad sa sinugdan sa kabuhatan nga gibuhad sa Dios hangtud niining panahona, ug dili na gayud mahitabo.

→ Ang mga mamiminaw ni Mark nakadungog bahin **ang Kasakitan** nga magsugod sa tingtugnaw sa dili pa ang Dakong Kasakitan ([Dan 9:27](#)).

#### - **Great Kasakitan**

[Mat 24:20](#) Apan pag-ampo kamo nga ang inyong pagkalagiw (kalagiw <sup>G5343</sup>) <sup>G5437</sup> dili sa **ang tingtugnaw**, ni sa **ang adlaw nga igpapahulay**. <sup>G4521</sup>

[Mat 24:21](#) Kay unya mahitabo **dakong kasakitan**. <sup>G2347</sup>

nga wala pa sukad sa sinugdan sa kalibutan <sup>G2889</sup> hangtud karon, dili, ni mahitabo.

- **Ang mamiminaw ni Matthew:** Pag-ampo nga ang inyong pagkalagiw dili sa tingtugnaw, ni sa adlaw nga igpapahulay, kay adunay mahitabo **Dakong Kasakitan**, nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtud niining panahona, wala, ni mahitabo pa.

→ Ang mamiminaw ni Matthew nakadungog bahin sa usa ka panahon sa pagkalagiw ngadto **ang dakong kasakitan** nga magsugod human sa tingtugnaw sa dihang ang kasakitan matapos.

→ Ang Anak sa tawo moabot dayon pagkahuman **ang Kasakitan**, nga mao ang pagsugod sa **ang Dakong Kasakitan**.

Buot ipasabot nga kadtong nagpabilin sa yuta human sa rapture event kinahanglang andam layas kay mao na kana **ang Dakong Kasakitan** magsugod, nga mahitabo sa adlaw nga igpapahulay sa mao gihapon nga adlaw tingtugnaw ([Mat 24:20-21](#)).

#### < **Ang Dakong Kasakitan** >

(Pagkahuman dayon sa Kasakitan)

#### D. Kanus-a mahitabo kining mga butanga (ang pag-abot sa Ginoo)?

##### - **Ang dulumtanan sa pagkabiniyaan**

[Luk 21:20](#) Ug sa diha nga kamo makakita sa Jerusalem nga gilubutan sa mga kasundalohan, <sup>G4760</sup> unya kahibalo kana **angkamingaw**. <sup>G2050</sup>

kini duol na.

[Mat 24:15](#) Sa diha nga kamo makakita **ang dulumtanan** <sup>G946</sup> sa **kamingaw**, <sup>G2050</sup> nga gisulti ni Daniel nga propeta, **barog** sa balaan <sup>G40</sup> **dapit**, <sup>G5117</sup> (Bisan kinsa nga mobasa, pasabta siya:)

[Mat 24:16](#) Unya sila nga anaa sa Judea pakalagiwa ngadto sa kabukiran.

[Mar 13:14](#) Apan sa diha nga kamo makakita **ang dulumtanan** <sup>G946</sup> sa **kamingaw**, <sup>G2050</sup> nga gisulti ni Daniel nga propeta, **nga nagatindog** diin kini dili **angay**, (Pasabta siya nga nagbasa,) unya sila nga anaa sa Judea pakalagiwa ngadto sa kabukiran.

[Luk 21:21](#) Unya ang mga atua sa Judea pakalagiwa ngadto sa kabukiran; ug pasagdi sila nga anaa sa taliwala niini kaniya (Jerusalem) <sup>G846</sup> **mobiya sa gawas**; ug ayaw itugot nga sila nga anaa sa kayutaan makasulod niini.

- **Ang mamiminaw ni Luke:** Kung makita nimo ang mga kasundalohan nga naglikos **Jerusalem**, nahibal-an nga ang **kamingaw** <sup>G2050</sup> duol na.  
**Ang GINOONG Dios** sa Israel mipili **Jerusalem** sa pagbutang sa Iyang ngalan ug kang David ingon nga magmamando sa Iyang katawhan **Israel** ([2Cr 6:6](#)). <sup>378</sup>  
→ Sa ingon, [Luk 21:20](#) gihubad ingon sa mosunod:  
“Kon makita ninyo ang mga kasundalohan nga naglikos sa Jerusalem, ang nasod sa Israel, diin ang ngalan sa **ang GINOONG Dios** mao,

<sup>378</sup>Video 48. “8. Hanukkah.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

hibaloi nga ang kalaglagan haduol na."

- **Ang dulumtanan nga numero**(7 ka butang nga gidumtan ni Jehova)

- **6 ka butang**ang Ginoo nagdumot ([Pro 6:16-19](#))

- [Pro 6:17](#)(1) Usa ka mapahitas-on nga pagtan-aw (mata),<sup>H5869</sup>

- (2) usa ka bakakon nga dila, ug

- (3) mga kamot nga nag-ula ug inosenteng dugo,

- [Pro 6:18](#)(4) Usa ka kasingkasing nga nagmugna (paghupot sa kalinaw)<sup>H2790</sup>daotan (kadaotan)<sup>H205</sup>mga imahinasyon (mga hunahuna, paglalang),<sup>H4284</sup>

- (5) mga tiil nga matulin sa pagdagan ngadto sa kadautan (daotan),<sup>H7451</sup>

- [Pro 6:19](#)(6) Usa ka bakak (bakak)<sup>H8267</sup>saksinga nagsulti ug bakak,<sup>H3577</sup>ug

- **ika-7 nga butang**nga gidumtan ni Jehova kana **usa ka dulumtanan** ngadto sa Kalag<sup>H5315</sup> ([Pro 6:19](#))

- [Pro 6:19](#)(7) siya nga nagpugas (nagpadala)<sup>H7971</sup>panag-away<sup>H4090</sup>taliwala sa mga kaigsoonan.<sup>H251</sup>

→Usa ka paghulagway sa dulumtanan nga numero

Ang mapahitas-on nga mata, bakakon nga dila, mga kamot nga nag-ula ug inosenteng dugo, kasingkasing sa kadautan nga nagasulti ug pakigdait, mga tiil nga matulin sa pagdalagan ngadto sa kadautan, usa ka bakakon nga saksi nga nagasulti ug bakak, ug siya nga nagapugas. panagsumpaki taliwala sa mga igsoon kansang Amahan mao ang Diyos ('ēlōhîm).

**-Ang mga adlaw sa pagpanimalos**

- **Maudience ni atthew:** Sa diha nga makita ninyo ang dulumtanan sa kalaglagan nga gisulti ni Daniel nga manalagna, tindog sa dapit nga balaan (pasabta siya nga nagabasa), nan ang mga anaa sa Judea pakalagiwa ngadto sa kabukiran.
- **Ang mamiminaw ni Mark:** Apan sa diha nga makita ninyo ang dulumtanan sa kalaglagan nga gisulti ni Daniel nga manalagna, nga nagatindog sa dapit nga dili angay, (pasabta siya nga nagabasa), nan sila nga anaa sa Judea pakalagiwa ngadto sa kabukiran.
- **Imamiminaw sa uke:** Dili sama kang Mateo ug Marcos, si Lucas wala maghigot nga "Inigkakita ninyo sa dulumtanan sa kalaglagan nga gisulti ni Daniel nga manalagna, tindog sa balaang dapit (pasagdi nga siya nga nagbasa makasabut)," apan nag-ingon lamang, sila nga atua sa Judea mokalagiw. ngadto sa kabukiran. Unya kini nag-ingon, Pasagdi sila nga anaa sa taliwala sa Jerusalem (*o church*)pahawa, ug pasagdi nga ang mga wala sa kayutaan (ang rehiyon sa Judea ug ang siyudad sa Jerusalem) ayaw pagsulod didto..
  - ✓ *Judaea – (usa ka bukirong rehiyon) sa mas hiktin nga diwa, ngadto sa habagatang bahin sa Palestina nga nahimutang niining kiliran sa Jordan ug sa Patayng Dagat, aron mailhan kini gikan sa Samaria, Galilea, Peraea, ug Idumaea.*<sup>379</sup>
  - ✓ *Jerusalem – usa ka siyudad nga nahimutang sa usa ka patag sa kabukiran sa Juda.*

[Mat 24:17](#)Pasagdi siya nga anaa sa<sup>G1909</sup>ang atop sa balay<sup>G1430</sup>dili manaog aron sa pagkuha sa bisan unsa gikan sa iyang balay:

[Mar 13:15](#)Ug (apan)<sup>G1161</sup>pasagdi siya (kanaog)<sup>G2597</sup>nga anaa sa atop sa balay dili manaog ngadto sa balay, ni mosulod, aron sa pagkuha ug bisan unsa gikan sa iyang balay.

[Mat 24:18](#)Ni pasagdi siya nga anaa sa uma<sup>G68</sup>balik sa pagkuha sa iyang mga bisti (bisti).<sup>G2440</sup>

[Mar 13:16](#)Ug pasagdi siya nga anaa sa uma<sup>G68</sup>ayaw pagbalik pag-usab aron sa pagkuha sa iyang bisti.<sup>G2440</sup>

[Luk 21:22](#)Alang niini**ang mga adlaw sa pagpanimalos**,<sup>G1557</sup>aron ang tanan nga mga butang nga nahisulat matuman.

---

<sup>379</sup>"G2449 - ioudaia - Strong's Greek Lexicon (kiv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access 9 Mar, 2023.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g2449/kiv/tr/0-1/>.

- **Ang mamiminaw ni Matthew ug Marcos:**

-Kadtong anaa sa atop sa balay (dapit sa pag-ampo, [Buhat 10:9](#))<sup>G1430</sup>dili manaug aron sa pagkuha sa bisan unsa gikan sa iyang balay.

→Buot ipasabot, ayaw pasagdi ang bisan kinsa nga mag-ampo sa iyang kaugalingon nga balay, kondili mag-ampo sa balay sa Ginoo.espiritu

([Mat 21:13](#)) ug ibutang ang imong bug-os nga pagsalig kang Kristo aron molahutay hangtod sa kataposan aron maluwas ([Mat 24:13](#)).

-Ayaw itugot nga bisan kinsa sa uma (tkalibutan niya,[Mat 13:38](#)) mobalik aron kuhaon ang iyang bisti (magbisti)<sup>G1746</sup>.

→Buot silingon, wala sing bisan sin-o sa kalibutan nga magbalik nga magsuklob sang panapton nga unod sang isa, kundi kay Cristo.

([Gal 3:27](#)). Sa laing pagkasulti, sa dili madugay imong biyaan ang imong unod busa isul-ob si Kristo aron makabaton sa kinabuhing dayon.

- **Lmamiminaw sa uke:** Kay kini mao ang mga adlaw sa pagpanimalus, aron ang tanan nga mga butang nga nahisulat matuman.

[Mat 24:19](#)Ug alaut ang mga mabdos, ug ang mga nagapasuso niadtong mga adlaw!

[Mar 13:17](#)Apan alaut ang mga mabdos, ug ang mga nagapasuso niadtong mga adlaw!

[Luk 21:23](#)Apan alaut ang mga mabdos, ug ang mga nagapasuso niadtong mga adlaw!

kay adunay dakung kagul-anan sa yuta (sa yuta),<sup>G1093</sup>ug kasuko<sup>G3709</sup>ibabaw niini nga katawhan.

- **Mateo, Marcos,& mga tumatan-aw ni Luke:** Alaut ang mga mabdos (ulipon nga babaye nga nanamkon sa yutan-ong mga bata) ug kadtong nagpasuso sa mga bata (nag-atiman sa unodnong mga tawo ubos sa balaod) niadtong mga adlaw

- **Ang mga tumatan-aw ni Luke:** Sa diha nga ang dakung kagul-anan ug kaligutgut moabut sa yuta, kadtong anaa sa ilalum sa balaod dili mabuhi.

[Luk 21:24](#)Ug sila mangahulog sa ngilit (ang baba)<sup>G4750</sup>sa espada,<sup>G3162</sup>

ug pagadad-on nga bihag ngadto sa tanan nga mga nasud (Gentil nga mga nasud):<sup>G1484</sup>

ug ang Jerusalem pagatamakan sa mga Gentil (Gentil nga mga nasud),<sup>G1484</sup>

hangtud sa mga panahon sa mga Gentil (Gentil nga mga nasud),<sup>G1484</sup>matuman.

- **Ang mga tumatan-aw ni Luke:** Mangapukan sila pinaagi sa baba sa espada (ang rhema nga nagagula sa baba sa Ginoong Jesu-Kristo,[Pin 1:16](#)), ug pagadad-on nga bihag ngadto sa tanang Hentil nga mga nasud, ug ang Jerusalem (simbahan sa yuta) pagatamakan sa mga Hentil nga mga nasud, hangtud ang mga panahon sa mga Hentil matuman.

→Unya sa[Luk 21:21-24](#), gitagna kana ni Jesus**ang mga adlaw sa pagpanimalos** nga nahisulat kinahanglan gayud

natuman, nga matuman sa**ang adlaw sa Ginoo** sa[Pin 19:2](#).

-**Ang mga adlaw pamub-on tungod sa mga pinili**

[Mat 24:22](#)Ug gawas sa mga<sup>G1565</sup>mga adlaw<sup>G2250</sup>kinahanglan nga mub-an,<sup>G2856</sup>kinahanglan walay unod<sup>G4561</sup>maluwas: apan alang sa mga pinili<sup>G1588</sup>gawas sa mga<sup>G1565</sup>mga adlaw<sup>G2250</sup>pagamubuson.<sup>G2856</sup>

[Mar 13:20](#)Ug gawas niana**ang Ginoo**<sup>G2962</sup>gipamub-an<sup>G2856</sup>niadtong mga adlaw, walay unod nga maluwas: apan alang sa mga pinili,<sup>G1588</sup>kinsa iyang gipili,<sup>G1588</sup>iyang gipamub-an<sup>G2856</sup>ang mga adlaw.<sup>G2250</sup>

→Ang mga adlaw alang sa Dakong Kasakitan nga mga santos mub-an, tungod kay sila pagabayawon sa dihang ang ika-7

Ang trumpeta hapit na motingog, ug ang atong Ginoo ug ang Iyang Kristo magpasig-uli sa gingharian niining kalibotana



(Pin 11:17, Pin 19:1-7).<sup>380</sup>

| h week  | Great Tribulation  |  |          | Armageddon  |
|---|--|--|----------|---|
|   | Daniel's 2nd half of 70th week                           |  |          |   |
| his brethren, Rev 1:9)  | Abomination (AOD)  | The hour of temptation (Rev 3:10)            |          | Wrath of God (Rev 16)   |
| The times of the Gentiles   | 250 days   | 790 days                                     |          | 250 days  |
| The transgression of desolation (Dan 8:13)  | 220 days   | 30 days                                      | 790 days | 220 days   30 Days  |
|   | The holy saints & the host trodden under foot (Dan 8:13) |  |          | shortened   |
|   | (The 1st Rapture)  | The opening of the 1st to 5th seal           |          | 250 Days shortened  |
| The brides (the wise virgins), who are marked at the opening of the 1st seal, will be raptured at the coming of the Son of man (Rev 6:1-2).<br>The Son of man will come at an hour you do not expect (Luk 12:40). |  | The 6th seal opens (The wrath of the Lamb)   |          | Unless those days were shortened, no flesh would be saved; but for the elect's sake those days will be shortened. (Mat 24:22) |
|   |  | The opening of the 7th seal (the 7 trumpets) |          |   |
|   |  | The 1st - 4th trumpet                        |          |   |
|   |  | The 5th trumpet (1st owe, hurt men for 5 mo) |          |   |
|   |  | The 6th trumpet (2nd owe)                    |          |   |
|   |  | 1/3 of men killed (the hour/day/month/year)  |          |   |

-Gikuha gikan sa "[3] 70 ka semana ni Daniel."

→Adunay 1,290 ka adlaw (220 + 30 + 790 + 220 + 30 ka adlaw) gikan sa pagsugod sa Kapungot sa Kalaglagaan (AOD) hangtod sa kataposan sa Armagedon, unya ang ikaduhang katunga sa ika-70 nga semana ni Daniel matapos.

→Ang kataposang 250 ka adlaw (30 + 220 ka adlaw) sa ika-70 nga semana ni Daniel (o ang Dakong Kasakitan nga mga adlaw) pamub-on pinaagi sa **250 ka adlaw** (220 + 30 ka adlaw) alang sa **sa Ginoopilion**.

- **Maudience ni atthew:** Gawas kon kadtong mga adlaw (ang mga adlaw sa Dakong Kasakitan) paghamub-on, walay unod nga maluwas; apan alang sa mga pinili (sa balaan nga mga santos, o sa buangbuang nga mga ulay) tungod sa Dakong Kasakitan nga mga adlaw pagapamub-on.
- **Mmamiminaw sa arka:** Gawas niana **ang Ginoog** ipamub-an kadtong mga adlaw (ang mga adlaw sa Dakong Kasakitan), walay unod nga maluwas; apan tungod sa Iyang mga pinili, kinsa **ang Ginoog** ipili, ang mga adlaw sa Dakong Kasakitan mub-an.  
→ **Ang Ginoomo** abut alang sa Iyang mga pinili (o mamiminaw ni Marcos).
- **Lmamiminaw sa uke:** Wala hisgoti (kay gibayaw na sila human mianhi ang Anak sa tawo).

#### E. Kanus-a mahitabo kining mga butanga (ang pag-abot sa Anak sa tawo)?

① Ang 1st rapture para sa 144,000 (Ang pag-abot sa **ang Anak sa tawo**)

→Refer sa [Pin 14:14](#) alang sa mga detalye.

- Ang Adlaw ug Oras wala mahibaloi sa pag-abot sa Anak sa tawo

[Mat 24:34](#) Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga kining kaliwatan dili mahanaw, hangtud nga kining tanang mga butanga matuman. <sup>G1096</sup>

[Mar 13:30](#) Sa pagkatinuod ako moingon nganha kaninyo, nga kini nga kaliwatan dili mahanaw, hangtud nga kining tanan nga mga butang mahitabo (mahitabo) <sup>G1096</sup>

[Luk 21:32](#) Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga kini nga kaliwatan dili mahanaw, hangtud nga ang tanan matuman. <sup>G1096</sup>

- **Ang mamiminaw ni Matthew:** Kini (ubang mga ulay, sila nga dili mga anak sa Israel) nga kaliwatan dili mahanaw hangtud kining tanan nga mga butang mahitabo.
- **Ang mamiminaw ni Mark:** Kini (buang nga mga ulay, sila nga mga anak sa Israel) nga kaliwatan dili mahanaw hangtud kining tanan nga mga butang mahitabo.

<sup>380</sup>Para sa mga timeline, tan-awa ang "[3] 70 ka semana ni Daniel."

- **Ang mamiminaw ni Luke:** Kini (maalamon nga mga birhen, kinsa [Ang unang mga bunga ni Kristo](#)) nga kaliwatan dili mahanaw hangtud nga ang kabubut-on sa Dios alang sa mga anak sa Israel matuman sa tinunglo nga yuta sa yuta sa pagdala sa imong katawohan nga Israel ngadto sa balaan nga yuta ingon sa langit.<sup>381</sup>
- † **Ang unang mga bunga ni Kristo** mao sila nga gitubos sa Dios gikan sa Egipto, nga iya sa balay ni David sa usa ka hataas nga panahon nga umalabut, sila mga ulay, ang unang mga bunga ngadto sa Dios ug sa Cordero, ang gidaghanon sa tanang mga banay sa mga anak ni Israel nga gipatikan, nga may ngalan sa Amahan sa Cordero nga nahisulat sa ilang mga agtang, nga nanag-awit ug bag-ong alawiton atubangan sa trono, nga gitubos gikan sa yuta.<sup>382</sup>

[Mat 24:35](#) Langit ug yuta (yuta) <sup>G1093</sup> mahanaw, apan ang akong pulong ([mga logo](#)) <sup>G3056</sup> dili mawala.

[Mar 13:31](#) Langit ug yuta (yuta) <sup>G1093</sup> mahanaw: apan ang akong pulong ([mga logo](#)) <sup>G3056</sup> dili mawala.

[Luk 21:33](#) Langit ug yuta (yuta) <sup>G1093</sup> mahanaw: apan ang akong pulong ([mga logo](#)) <sup>G3056</sup> dili mawala.

- **Mateo, Marcos, & mamiminaw ni Luke:** Ang kalibutan (langit ug yuta) nga atong nakita karon mao [ang mga logo](#), wala buhata sa mga butang nga makita, apan kini gitipigan, [gitagana sa kalayo](#) batok sa adlaw sa paghukom ug sa kapildihan sa dili diosnon nga mga tawo. Sa adlaw sa paghukom, busa, ang nakita nga mga logo mahanaw alang sa dili diosnon nga mga tawo, apan kini mahimong hingpit alang sa mga makadawat. [ang rhēma sa Diyos](#).<sup>383</sup>

- † Sa [Efe 5:31](#), “usa ka tawo (anthropos)” <sup>G444</sup> nagtumong sa tawo sa unod sa ulipon nga babaye nga adunay [ang mga logos](#) sa Dios pinaagi sa Anak sa tawo, ug sa ingon kinahanglan niyang biyaan ang iyang amahan ug inahan aron makig-uban sa iyang gawasnong babaye (nga mao [kinabuhisa Kristo](#)) aron sila madugtong sa lawas (bukog ug unod) sa [Kristo](#). Busa, ang mga buhat niadtong nagpadayon sa pagkinabuhisa pinaagi sa tinapay ([ang mga logo](#)) nga nag-inusara (sa unod), ug dili pinaagi sa [ang rhema](#) nga nagagikan sa baba sa Dios (sa Espiritu), masunog ug mag-antos sa kapildihan pinaagi sa kalayo (sila maluwas, apan ingon nga pinaagi sa [kalayo](#)).

[Mat 24:36](#) Apan niana [adlaw](#) ug [oras](#) walay tawo nga nakaila, dili, dili ang mga anghel sa langit, kondili ang akong Amahan lamang.

[Mar 13:32](#) Apan niana [adlaw](#) ug kana [oras](#) walay tawo nga nakaila, dili, dili ang mga anghel nga ma [sa](#) <sup>G1722</sup> langit, ni ang Anak, kondili [ang amahan](#).

- **Mateo mamiminaw:** Apan walay nahibalo [ang adlaw](#) ug [oras](#), bisan ang mga anghel [sa](#) langit, apan lya lamang [Amahan](#).
- **Ang mamiminaw ni Mark:** Apan walay nahibalo [ang adlaw](#) ug [oras](#), dili ang mga anghel [sa](#) langit, [ni ang Anak](#), apan [ang amahan](#).
- **Ang mamiminaw ni Luke:** Wala gihisgutan (ingon nga sila gibayaw niadtong panahona).

- † Timan-i nga ang mga anghel “[sa](#)” langit alang sa mamiminaw ni Mateo, samtang ang mga anghel ug [ang Anak sa Dios](#) mga “[sa](#)” langit alang sa mamiminaw ni Marcos. Kini tungod kay kadtong giisip nga takus nga maangkon [ang kahangturan](#) mga [ang mga anak sa Dios](#), pagka [ang mga anak sa pagkabanhaw](#). Busa, dili na sila mamatay tungod kay sila “parehas sa mga anghel” aron sila sa ilang kaugalingon usab “[sa](#)” langit gikan sa espirituhanong panglantaw ([Si Luk 20:35-36](#)).

[1Co 15:12](#) Karon kung [Kristo](#) iwali nga nabanhaw siya gikan sa mga patay,

<sup>381</sup>Video 19. "Ang yuta ug ang yuta." [www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/).

<sup>382</sup>Video 18. "3. Unang-bunga (Ang 144,000)." [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

<sup>383</sup>video 44, "(The logos & the rhema) Sa kataposang mga adlaw (2 Pedro 3) 1/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

*unsaon pag-ingon sa uban kaninyo nga walay pagkabanhaw sa mga patay?*

- † Kon kamo makaila sa nawong sa langit, kamo kinahanglan nga makahimo sa pag-ila sa mga ilhanan sa mga panahon, gawas sa adlaw o sa takna sa pag-anhi sa Anak sa tawo ([Luk 12:56](#)).<sup>384</sup>

[Mat 24:37](#)Apan ingon sa mga adlaw ni Noe, mao usab ang pag-abut ni Noe **ang Anak sa tawo** mahimong.

[Mat 24:38](#)Kay ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunop sila nangaon ug nanginum, pagpangasawa ug paghatag sa kaminyoon, hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka,

[Mat 24:39](#)Ug wala sila mahibalo hangtud nga miabut ang lunop, ug gianud silang tanan; mao usab ang pag-abot sa **ang Anak sa tawo** mahimong.

- **Ang mamiminaw ni Matthew:** Hangtud sa adlaw nga si Noe misulod sa arka, ang mga anak nga lalake sa Dios nakakita sa mga anak nga babaye sa mga tawo<sup>H120</sup> nga sila maayo ug nangasawa sila sa tanan nga ilang gipili.<sup>385</sup>Sama sa mga adlaw ni Noe, ang “ubang mga ulay” mokaon ug moinom uban sa mga anak nga babaye sa mga tawo, maminyo, ug mangasawa sa mga anak nga babaye sa mga tawo, ug sila dili makahibalo hangtud nga ang lunop moabut ug mokuha kanilang tanan, maingon usab niana ang pag-abut sa Anak sa tawo.
- **Mmamiminaw sa arka:** Wala hisgoti. Ang buangbuang nga mga ulay ibilin sa yuta, apan ang Espiritu Santo mokunsad kanila.
- **Ang mamiminaw ni Luke:** Wala hisgoti. Ang maalamon nga mga ulay gibayaw na tungod kay sila dili mamatay ingon nga sila managsama sa mga anghel.

**-Pagpasipala batok sa mga logo ug sa rhema**

[Mat 24:40](#)Unya may duruha sa uma;<sup>G68</sup>ang usa pagakuhaon (gikan sa dakpon<sup>G2983</sup>),<sup>G3880</sup> ug ang usa mibiya.<sup>G863</sup>

[Luk 17:36](#)Duha ka tawo anha sa uma;<sup>G68</sup>ang usa pagakuhaon (gikan sa dakpon<sup>G2983</sup>),<sup>G3880</sup> ug ang usa mibiya.<sup>G863</sup>

➤ **Ang duha ka kawatan nga gilansang sa krus tapad ni Jesus**<sup>386</sup>

Usa sa **ang duha ka kawatan** (o mga daotan) nga gilansang sa krus tapad ni Jesus, nagbadlong sa laing mamumuhad, nga nag-ingon, “Wala ba kamo mahadlok sa Dios, nga kamo anaa sa ilalum sa iyang paghukom, sa pagkahibalo nga kita sa pagkatinuod nakadawat sa dili-matarong nga ganti nga takos sa atong mga buhat, apan kini nga tawo (matarong nga si Jesus) walay nahimo nga daotan.”

→ [1Ju 2:1](#)rekord, si Jesu-Kristo mao ang “matarong,”<sup>G1342</sup> sa ingon, ang kawatan nga nagbadlong sa usa sa krus

nahibalo nga si Jesus nga nagbitay tupad Kaniya mao si Jesus ang Kristo ([Mat 16:20](#)). Kini nga mamumuhad adunay kahibalo sa

Ang Dios, busa nahadlok Kaniya ug nahigmata sa pagkamatarong ([1Co 15:34](#)).

→Apan, ang mamumuhad ug daotan nga nagbiaybiay kang Jesus wala makaila sa pagkamatarong sa Diyos ([2Co 5:21](#)), sa ingon

miingon, “Kon ikaw si Kristo luwasa ang imong kaugalingon ug kami,” busa, nahukman na siya ibabaw sa yuta. Kini

Ang mamumuhad ug daotan usa ka buang tungod kay siya kulang sa kahibalo ug busa wala mahadlok sa Ginoo.

Ang daotan nga nahadlok sa Diyos, miingon kang Jesus nga nagbitay tupad niya, “Ginoo,<sup>G2962</sup> hinumdumi ako ing-abut mo sa imong gingharian.”<sup>G932</sup> ([Si Luk23:42](#)). Bisan tuod ang usa sa duha ka mamumuhad ug daotan mibiaybiay kang Jesus didto sa krus, ang usa nga nagbadlong sa laing daotan “mituo” niana. **Hesus mao ang ang Kristo, ang Anak sa Dios, ug Iya Ginoo.**

---

<sup>384</sup>Video 8. “Ang pito ka mga fiesta ni Jehova alang sa mga anak sa Israel.”[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child-sa-ginoo/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child-sa-ginoo/).

<sup>385</sup>Video 21. “Covenant, outward Circumcision, internal Circumcision.”

[www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-covenant-outward-circumcision-inward-circumcision/](http://www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-covenant-outward-circumcision-inward-circumcision/).

<sup>386</sup>Tan-awa ang “[Figure 10-b],” o Video 38. “Ang duha ka kawatan nga gilansang sa krus tapad ni Jesus.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/).

Posible nga ang duha ka daotan miila kang Jesus, nga naghimo kanila nga mga daotan sa mga mata niadtong nagtinguha sa pagpatay kang Jesus ug sa ingon sila gilansang sa krus tapad kang Jesus. Ang mamumuhat ug daotan nga nagbiaybiay kang Jesus nakaila kaniya isip ang logos (o ang Anak sa tawo), apan ang laing daotan nakaila kang Jesus ingon nga rhema, ug sa ingon mituo kang Jesus ingon nga Kristo, ang Anak sa Dios.

Sa samang paagi nga si Jesus mikayab ngadto sa Iyang Amahan ug sa Dios, ug ang Dios nahimong Amahan ug Dios alang kang Maria Magdalena sa [Juan 20:17](#), ang Dios nahimo usab nga Amahan ug Dios sa mamumuhat, kinsa pinaagi sa pagtoo mituo nga si Jesus mao ang Kristo nga mikayab ngadto sa Iyang Amahan, Iyang Dios. [Luk 23:42](#) ("Ginoo, hinumdumi ako inig-abut nimo sa imong gingharian") busa gihubad ingon sa mosunod: "Ginoo, ako nagtuo nga ikaw mao si Jesukristo, ang Anak sa Dios, ug nga ikaw mokayab ngadto sa imong Amahan ug sa akong Amahan, ug sa imong Dios ug akong Dios. Busa, hinumdumi ang akong hugot nga pagtuo, inig-abut nimo sa imong gingharian." [Si Luk 23:43](#) Ug si Jesus miingon kaniya, "Sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, Karong adlaw adto ka uban kanako [paraiso](#)."

Mao kini ang gipasabot ni Jesus sa dihang siya miingon, "Unya duha ang atua sa uma (ang kalibutan, [Mat 13:38](#)); <sup>G68</sup>ang usa kuhaon, ug ang usa ibilin ([Mat 24:40](#))." Sa laing pagkasulti, kadtong nagdumili sa pagdawat sa Balaang Espiritu (o sa rhema), ug wala "nagtuo" nga si Jesus mao ang Kristo (o ang Mesiyas, [Si Jhn 1:41](#)), ang Anak sa Dios, mganakahukom na ug nawala ang ilang kaluwasan ([Si Jhn 20:31](#)), busa dili sila makasulod sa Iyang gingharian.

→ [Si Luk 12:10](#) Bisan kinsa nga mosulti sa usa ka pulong ([ang mga logo](#)) <sup>G3056</sup> batok [ang Anak sa tawo](#) = kini mapasaylo kaniya:

kondili ngadto kaniya nga nagapasipala batok sa Espiritu Santo ([ang rhema](#)) = dili kini pasayloon.

[Figure 10-b] Ang duha ka kawatan nga gilansang sa krus tapad ni Jesus<sup>387</sup>

**The two thieves crucified next to Jesus**

Jhn 19:18 Where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst.  
 → The two were referred to as **thieves**<sup>3327</sup> and **malefactors**<sup>3357</sup> **WHY?**

There were **two thieves**<sup>3327</sup> crucified with Jesus on the cross, one on the right hand, and another on the left (Mat 27:38).  
 • These **two malefactors**<sup>3357</sup> led with Jesus to be put to death (Luk 23:32)  
 • They that were crucified with him **reviled**<sup>3387</sup> him (Mar 15:32)

**Conversation between the two malefactors**

- And one of the malefactors<sup>3357</sup> which were hanged **railed** on him, saying, **if thou be Christ save thyself and us** (Luk 23:39)
- But the other answering **rebuked** him, saying, **Doest not thou fear God, seeing that thou art in the same (his) condemnation (judgment)**?<sup>29217</sup> (Luk 23:40)
- **And we indeed justly (righteously)**<sup>31346</sup> **for we receive the due reward (worthy)**<sup>3514</sup> **of our deeds, but this man hath done nothing amiss**<sup>3524</sup> (Luk 23:41)

→ One malefactor rebuked the other malefactor, saying, "Do you not fear God, that you are under his judgement, knowing that we indeed receive the un-righteous reward worthy of our deeds, but this man (righteous Jesus) has done nothing amiss." (regarding "The reward of unrighteousness," refer to video 37, "The field of blood (A possession)")

**Justly (righteously)**<sup>31346</sup>  
 -An adverb from **dikaios**, or **righteous**<sup>31342</sup>

1Jo 2:1 "if any man **sin**, we have an **advocate with the Father, Jesus Christ the righteous**."  
 → 1Jo 2:1 records, **Jesus Christ is the righteous**,<sup>361542</sup> thus, the thief who rebuked the other on the cross knew that Jesus hanging next to Him was **Jesus the Christ** (Mat 16:20).  
 → This malefactor had knowledge of God, therefore feared Him, and was awoken to **righteousness** (1Co 15:34).

Jhn 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever **believeth** in him should not perish, but have everlasting life.  
 Jhn 3:17 For God sent his Son into the world to condemn (judge)<sup>32919</sup> the world, but that the world through him might be **saved**.  
 Jhn 3:18 **He that believeth on him is not condemned (judged)**<sup>3282</sup> **but he that believeth not is condemned (judged)**<sup>3219</sup> **already**, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God (Pro 1:7). **The fear of the Lord** is the beginning of knowledge; but fools despise wisdom and instruction (Pro 12:15) The way of a fool is right in his own eyes.  
 → However, the malefactor who railed against Jesus did not know the righteousness of God (2Co 5:21), thus said, "If thou be Christ save thyself and us," therefore, he was already judged above the ground.  
 → This malefactor was a fool because he lacked knowledge and therefore did not fear the Lord.

**The malefactor who feared God**, said unto **Jesus** hanging next to him, "**Lord**<sup>3552</sup> **remember me when thou comest into thy kingdom**,"<sup>3552</sup> (Luk 23:42)  
 Even though one of two malefactors reviled Jesus on the cross, the one who rebuked the other malefactor "**believed**," that **Jesus is the Christ, the Son of God, and His Lord**.  
 • In the same way that Jesus ascended to His Father and God, and God became the Father and God for Mary Magdalene in John 20:17, God will become the Father and God of the malefactor, who by faith **believed** that Jesus will **ascend** to His Father, His God

**Luk 23:42 is therefore interpreted as follows:**

- **Luk 23:42 Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.**
- **Luk 23:43 And Jesus said unto him,**

"Lord, I believe you are Jesus Christ, the Son of God, and that you will ascend to your Father and my Father, and to your God and my God. Therefore, remember my faith, when you come into your kingdom."  
 "Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise."

**The Lord's prayer**  
 And lead us not into temptation, but deliver us from evil (Mat 6:13)

It is possible that the two malefactors acknowledged **Jesus**, making them malefactors in the eyes of those seeking to kill Jesus, and thus they were nailed to the cross next to Jesus.  
 → The malefactor who railed against Jesus knew Him as the logos (or the Son of man), but the other malefactor knew Jesus as the rhema, and thus believed Jesus as the Christ, the Son of God.  
 → This is what Jesus meant when he said, "**Then shall two be in the field (the world, Mat 18:38) see the one shall be taken, and the other left (Mat 24:40)**"  
 Luk 12:10 Whosoever shall speak a word (logos)<sup>33342</sup> against<sup>31319</sup> the Son of man = it shall be forgiven him; but unto him that blasphemeth<sup>3357</sup> against<sup>31319</sup> the Holy Ghost (rhema) = it shall **not be forgiven**.  
 → In other words, those who **refuse** to receive the Holy Spirit (or the rhema), and do not "**believe**," that **Jesus is the Christ (or the Messiah, Jhn 1:41), the Son of God, will be judged** (cannot be saved, Jhn 20:31), **nor can they enter His Kingdom**.

<sup>387</sup>Video 38, "Ang duha ka kawatan gilansang sa krus tapad ni Jesus."

[Mat 24:41](#) Duha ka babaye ang magagaling <sup>G229</sup> sa galingan; <sup>G3459</sup> ang usapagakuhaon (gikan sa dakpon <sup>G2983</sup>), <sup>G3880</sup> ug ang usa mibiya.

[Luk 17:35](#) Duha ka babaye ang magagaling <sup>G229</sup> magkauban; ang usapagakuhaon (gikan sa dakpon <sup>G2983</sup>), <sup>G3880</sup> ug ang usa mibiya. <sup>G863</sup>

- Ang gamut nga pulong alang sa galingan ([G3459](#)) mao ang galingan nga bato (, μύλος, [G3458](#)), “usa ka dakong galingan nga gilangkoban sa duha ka bato, ang ibabaw ug ang ilalom; ang ubos nga bato wala maghunong, apan ang ibabaw giliso sa usa ka asno, diin gikan ang ngalan nga bato sa galingan (μύλος [G3458](#))”<sup>388</sup>

Tsiya mao ang patukoranan sa tinukod sa Dios [Jesukristo](#) ([1Co 3:9-11](#)) nga mao ang ubos nga nagahunong nga bato ([ang mga logo](#)), ug ang ibabaw nga bato nga nahimong buhing bato mao [ang rhema](#). Bisan kinsa nga mangita sa mga buhat sa balaod sama sa Israel nga dili sa pagtoo, mapandol nianang bato nga kapandolan, apan bisan kinsa nga mangita sa mga buhat sa balaod sa pagkamatarung sa pagtoo, makadangat sa pagkamatarung.<sup>389</sup>

- Si apostol Pablo nagtanom [ang mga logo sa Dios](#) diha kanimo, ug ang usa ka hamtong nga Kristohanon nagbisibis niini ([Ang mga logo sa Dios](#) + [Ang tubig = Usa](#)), apan ang Dios (nga nag-alagad sa tinapay alang sa imong pagkaon) nagpadaghan [ang mga logogipugas](#) diha kanimo pinaagi sa [ang Anak sa tawoug](#) motubo ang mga bunga sa imong pagkamatarung (o [ang rhema](#)).<sup>390</sup>  
→ Busa, kon ang buhat ni bisan kinsang tawo magapadayon [Jesukristo](#) (pinaagi sapagtoo), makadawat siya ug ganti sa matarong nga tawo ([1Co 3:13-15](#), [Mat 10:41](#)). Apan kon ang buhat ni bisan kinsa masunog, siya makaagum ug kapildihan bisan pa kon siya maluwas ingon nga pinaagi sa kalayo.

- † Ang mga buhat niadtong nagkinabuhi pinaagi sa rhema nga migula sa baba [Dios](#), dili masunog samtang sila nagpuyo sumala sa Espiritu. Apan ang mga buhat niadtong nagkinabuhi pinaagi sa pan (ang logos) lamang sumala sa unod masunog ug mag-antus sa kapildihan pinaagi sa [kalayo](#), apan sila maluwas, bisan pa sa ingon sa [kalayo](#).

[1Co 3:14](#) Kong ang buhat ni bisan kinsang tawo magapabilin nga iyang gitukod sa ibabaw niini, siya makadawat ug balus. <sup>G3408</sup>

[1Co 3:15](#) Kong ang buhat ni bisan kinsa masunog, siya makaagum ug kapildihan: apan siya sa iyang kaugalingon maluwas; apan ingon nga pinaagi sa kalayo.

→ Busa, ang usa sa duha nga gihimong matarong pagasakgawon, samtang ang usa ibilin ([Rom 5:19](#)).

#### **Ang gingharian sa langit:** Ang ubos nga bato (Jesus Christ, the logos)<sup>391</sup>

- Sa Mateo: Ang gamut nga pulong alang sa paggaling (Strong's [G229](#)) mao ang pagkaon (Strong's [G224](#))
- Ang mamiminaw ni Matthew nakakat-on mahitungod niini [ang mga logos](#) sa yuta, nga nagpamatuod sa [ang Espiritu](#), [ang tubig](#), ug [ang dugo](#).

-[Mat 13:33](#) Usa pa ka samingay ang iyang gisulti kanila;

**[Ang gingharian sa langit](#) sama sa lebadura, nga gikuha sa usa ka babaye, ug gitagoan sa tulo ka takus nga harina, <sup>G224</sup> hangtud nga ang tanan mitubo. <sup>G2220</sup>**

[1Ju 5:8](#) Ug adunay tulo nga nagpamatuod (saksi) <sup>G3140</sup> sa yuta ([yuta](#)), <sup>G1093</sup>

**[ang Espiritu](#), [ug ang tubig](#), [ug ang dugo](#): ug kining tulo nagkauyon (mao) <sup>G1526</sup> sa**

[usa](#).

#### **Ang gingharian sa Dios:** Tang ibabaw nga bato (Ang Amahan, ang rhema)<sup>392</sup>

<sup>388</sup> G3458 - mylos - Strong's Greek Lexicon (kiv). "Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access 9 Mar, 2023.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3458/kiv/tr/0-1/>.

<sup>389</sup> Video 41. "Grow in the Lord to be accepted to God", & video 47, "7. Mga Tabernakulo") [www.theRhemaOfTheLord.com](http://www.theRhemaOfTheLord.com).

<sup>390</sup> Video 41. "Motubo diha sa Ginoo aron mahimong dalawaton sa Diyos."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/).

<sup>391</sup> Video 13. "Ang pulong (logos & rhema)." [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

<sup>392</sup> Ibid.



- Sa Lucas: Ang galingan<sup>G3459</sup> wala hisgoti kini mao ang ibabaw nga bato nga nagpamatuod sa langit.
- Lang mamiminaw ni uke nakakat-on mahitungod sa **ang rhema sa langit**, nganagsaksi sa **ang amahan, ang mga logo, ug ang Espiritu Santo**.

-[Luk 13:20](#) Ug pag-usab miingon siya: Sa unsa ko igapakasama **ang gingharian sa Dios?**

-[Luk 13:21](#) Kini sama sa lewadura nga gikuha sa usa ka babaye ug gilubong sa tulo ka takus nga harina,<sup>G224</sup>

*hangtud nga ang tanan mitubo.*

([1Ju 5:7](#) Kay adunay tulo nga nagpamatuod (saksi)<sup>G3140</sup> sa **langit**,

**ang amahan, ang pulong (ang mga logo), ug ang Espiritu Santo:**

ug kining tulo nagkauyon (mao)<sup>G1526</sup> sa usa ka.)

- † **Ang gingharian sa Dios** dili makita sa hubo nga mata tungod kay kini anaa sa sulod nimo, busa, kamo (ingon nga usa ka saksi nga nakakita sa Iyang kahalangdon), kinahanglang magwali sa gahom ug pag-abot sa atong **Ginoong Jesukristo** ([2Pe 1:16](#)).<sup>393</sup>

[1Co 11:26](#) Kay sa matag kaon ninyo niining pan ug sa pag-inom niini nga kopa,

***imong gipakitasa Ginookamatayonhangtod nga niabot siya.***

- **Pag-isipon nga takus sa pag-ikyas sa mga butang nga moabot**

[Mar 13:33](#) Pagbantay (tan-awa),<sup>G991</sup> tan-awa<sup>G69</sup> ug pag-ampo: <sup>G4336</sup> kay wala kamo mahibalo kanus-a ang panahon<sup>G2540</sup> mao ang.

[Mar 13:34](#) Kay ang Anak sa tawo sama sa usa ka tawo nga mipanaw sa halayo, nga mibiya sa iyang balay, ug naghatag ug awtoridad<sup>G1849</sup> sa iyang mga alagad, <sup>G1401</sup> ug sa matag tawo sa iyang buhat, ug nagsugo sa magbalantay sa pultahan (usa nga nagbantay sa pultahan)<sup>G2377</sup> sa pagtan-aw.

[Luk 21:34](#) Ug pagbantay (pag-amping)<sup>G4337</sup> sa inyong kaugalingon, tingali unya ang inyong mga kasingkasing mabug-atan

**surfeiting**, ug ang paghuboghubog, ug ang mga kabalaka niining kinabuhia, ug sa ingon niana nga adlaw moabut kaninyo nga wala mahibaloi

(kalit).<sup>G160</sup>

[Luk 21:35](#) Kay ingon sa usa ka lit-ag kini moabut sa tanan nga nanagpuyo sa ibabaw sa nawong sa tibook nga yuta (yuta).<sup>G1093</sup>

[Luk 21:36](#) Busa pagbantay kamo, ug pag-ampo sa kanunay, aron kamo pagaisipon nga takus niini **pag-ikyaskining tanan nga mga butang**

kana mahitabo, ug sa pagbarog atubangan **ang Anak sa tawo**.

[Luk 21:37](#) Ug sa adlaw nagapanudlo siya sa templo;

ug sa pagkagabii migula siya, ug mipuyo sa bukid nga gitawag ug bukid sa mga Olivo.

[Luk 21:38](#) Ug ang tanang mga tawo miadto kaniya sa templo sayo sa kabuntagon, aron sa pagpatalinghug kaniya.

- **Ang mamiminaw ni Mark:** Kay wala kamo mahibalo kon kanus-a ang takna, pagbantay ug tan-awa, pagmata sa pagbantay, ug pag-ampo. Ang Anak sa tawo usa ka tawo<sup>G444</sup> mipanaw sa halayo ug mibiya sa Iyang balay human sa paghatag ug pagbulot-an ngadto sa Iyang mga alagad, ug sa matag tawo sa Iyang buhat, ug nagsugo sa magbalantay sa pultahan sa pagbantay sa pultahan.
- **Ang mamiminaw ni Luke:** Pagbantay, tingali unya ang inyong mga kasingkasing mabug-atan sa pagpatuyang, paghuboghubog, ug mga kabalaka niining kinabuhia, kay kon dili, ang adlaw moabut kaninyo sa kalit ang usa ka lit-ag kini moabut sa tanan nga nanagpuyo sa ibabaw sa nawong sa tibook nga yuta.

Busa, pagbantay kamo ug pag-ampo kanunay aron kamo maisip nga takus sa pag-ikyas niining tanan nga mga butang nga mahitabo, ug sa pagtindog sa atubangan sa Anak sa tawo. Si Jesus mitudlo kanila

<sup>393</sup>Video 35. "(Apostles) Disciples with Power and Authority."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).



sa templo sa maadlaw, apan mipuyo sa Bukid sa mga Olibo sa gabii. (Ang Bukid sa mga Olibo mao ang dapit diin ang Ginoong Jesu-Kristo manaug uban sa tanan Niyang mga santos gikan sa langit aron makig-away alang sa Iyang mga salin nga nahibilin sa yuta). Matikdi nga ang tanang tawo miadto sayo sa buntag aron maminaw sa pagtudlo ni Jesus sa templo.

② [Ang 2nd rapture para sa mga santos sa Dakong Kasakitan](#) ([Ang pag-abot sa Ginoo](#))

→ Refer sa [Pin 11:15-16](#) alang sa mga detalye.

- [Oras](#) wala mahibaloi sa pag-abot sa [ang Ginoo](#)

[Mat 24:42](#) Busa pagbantay kamo: kay wala kamo mahibalo kong unsa [oras](#)<sup>G5610</sup> imong [Ginoo](#) moabut.

[Mat 24:43](#) Apan hibalo kini, nga kon ang tag-iya sa panimalay ([tagbalay](#))<sup>G3617</sup>

nahibal-an kung unsang orasa (prisohan)<sup>G5438</sup> ang kawatan [G2812](#) moabot unta, nagbantay unta siya, [G1127](#) ug dili unta motugot nga maguba ang iyang balay.

[Mar 13:35](#) Busa pagbantay kamo: kay wala kamo mahibalo kanus-a ang agalon ([ang Ginoo](#))<sup>G2962</sup> sa balay moabut, sa hapon, o sa tungang gabii, o sa pagpanugaok sa manok, o sa buntag:

[Mar 13:36](#) Tingali unya sa kalit nga pag-abut niya makaplagaan ka niya nga nangatulog.

[Mar 13:37](#) Ug unsa ang Akong isulti nganha kaninyo Ako isulti ngadto sa tanan, Pagbantay.

- **Ang mamiminaw ni Matthew:** Tan-awa, tungod kay imong gibuhatdilin nahibal-an kung unsang orasa ang imong [Ginoo](#) (pamanhonon) moabut. Kon ang tagbalay nahibalo pa kon kanus-a moabot ang kawatan, magbantay unta siya ug dili motugot nga gub-on ang iyang balay.
- **Ang mamiminaw ni Mark:** Bantayi, kay wala ka mahibalo kon kanus-a [ang Ginoo](#) sa balay moabot. Sa kagabhion, sa tungang gabii, sa pagtuktugaok sa manok, o sa buntag. Pagbantay, kini nga panultihon alang sa tanan, tingali unya [ang Ginoo](#) pangitaa ka nga nagakatulog inig-abot Niya.

- [Adlaw ug Oras](#)

- Matikdi nga "[adlaw ug oras](#)" wala mahibaloi sa pag-abot sa [ang Anak sa tawo](#) samtang "[oras](#)" wala mahibaloi sa pag-abot sa [ang Ginoo](#):

- [Ang adlaw](#) (Kusog ni [G2250](#)) nagtumong sa gilay-on tali sa pagsubang sa adlaw ug pagsalop sa adlaw,<sup>394</sup> ug [ang oras](#) (Kusog ni [G5610](#)) nagtumong sa mga panahon sa tuig (tingpamulak, ting-init, tingdagdag, tingtugnaw).<sup>395</sup> [Ang Anak sa tawo](#) makita dayon pagkahuman sa Kasakitan, nga mao ang pagsugod sa Dakong Kasakitan, apan walay usa nga mahibalo sa pagsugod sa adlaw ([tiyang pagsubang ug pagsalop sa adlaw](#)) ug takna (ang panahon) sa Dakong Kasakitan, busa ang adlaw ug takna sa Iyang pag-abot dili mahibaloan kondili ang Amahan.

- [Ang Ginoong Jesu-Kristo](#) moabot sa "adlaw sa [ang Ginoo](#)." Alang sa pag-abot sa [ang Ginoo](#), [ang adlaw](#) (tali sa pagsubang sa adlaw ug pagsalop) sa Iyang pag-abot nahibal-an tungod kay Siya moabut ingon sa usa ka kawatan sa gabii nga sa tungang gabii. ([Mat 25:6](#)), apan [ang orasoang panahon](#) (tingpamulak, ting-init, tingdagdag, tingtugnaw) sa tuig wala mahibal-an.

[Mat 25:6](#) Ug sa tungang gabii (tungang gabii)<sup>G3319G3571</sup> naay nihilak,

*Tan-awa, ang pamanhonon moabut; panggula kamo sa pagsugat kaniya.*

[2Pe 3:10](#) Apan ang adlaw sa [ang Ginoo](#) moabot sama sa kawatan sa kagabhion,<sup>G3571</sup>

*diin ang mga langit magabuhat [namatay](#) uban sa dakong kasaba,*

*ug ang mga elemento kinahanglan [matunaw](#) uban sa grabe nga kainit,*

*yuta (ang yuta)<sup>G1093</sup> usab ug ang mga buhat<sup>G2041</sup> nga ania niini pagasunogon.*

<sup>394</sup>"G2250 - hēmera - Strong's Greek Lexicon (kjk)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access niadtong Mar 13, 2023.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g2250/kjv/tr/0-1/>.

<sup>395</sup>"G5610 - hōra - Strong's Greek Lexicon (kjk)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access niadtong Mar 13, 2023.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5610/kjv/tr/0-1/>.

[2Pe 3:11](#) Busa sa nakita nga kining tanan nga mga butang matunaw,<sup>G3089</sup>  
unsa nga matang sa mga tawo kamo kinahanglan nga anaa sa bug-os nga balaan nga  
paggawi ug pagkadiosnon,<sup>G2150</sup>

[2Pe 3:12](#) Nagahulat ug nagadali sa pag-abut sa adlaw sa **Dios**,  
diin ang mga langit nga nagdilaab matunaw,<sup>G3089</sup>  
ug ang mga elemento (ang sukaranan)<sup>G4747</sup> maom**matunaw**uban sa grabe nga kainit?

[2Pe 3:13](#) Bisan pa niana, kita, sumala sa iyang saad,  
mangita ug bag-ong langit ug bag-ong yuta (yuta),<sup>G1093</sup> diin nagapuyo ang  
pagkamatarung.<sup>G1343</sup>

- Kanus-a **ang adlaw sa Ginoo** moabut, ang mga langit moabut **namatay** uban sa dakong kasabaug ang mga elemento matunaw sa hilabihang kainit, ug ang mga buhat sa yuta masunog. Sa pagkasayud nga kining tanan nga mga butang matunaw, kinahanglan nga anaa ka sa bug-os nga balaan nga paggawi ug pagkadiosnon aron magmabungahon sa kahibalo sa atong **Ginoong Jesukristo**.<sup>396</sup>
- Sa pag-abot sa **ang adlaw sa Dios**, ang mga langit matunaw sa kalayo, ug ang mga batakang sukaranan **matunaw**uban sa grabe nga kainit, apan sumala sa iyang saad, ikaw mamahingpit pinaagi sa **ang rhema sa Dios** sa bag-ong mga langit ug sa yuta, diin nagapuyo ang pagkamatarung.
- † **Ang mga logo sa Ginoo**: “Kadtong mga buhi ug nagpabilin hangtod sa pag-abot sa **ang Ginoo dili makapugong kanila nga nangatuloq**” ([1Te 4:15](#)). Human moabot ang pagtuo, ang tanan nga adunay mga logo niini, dili na ilalom sa magtutudlo (o ilalom sa langit ug sa yuta), kondili nahimong mga anak sa Diyos pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus.<sup>397</sup>

Ang mga logo gitipigan ug gitagana sa kalayo alang sa adlaw sa paghukom ug sa kapildihaan sa dili diosnon nga mga tawo. Tbusa, bisan ang langit ug ang yuta mahanaw, **ang mga logo** himoong hingpit pinaagi sa **ang rhema sa Dios sa adlaw sa Dios**.<sup>398</sup>

[Si Luk12:36](#) Ug kamo sa inyong kaugalingon sama sa mga tawo nga naghulat alang kanila **ginoo**,<sup>G2962</sup>

sa iyang pagbalik gikan sa kasal (**ang kaminyoon**);<sup>G1062</sup>  
aron sa pag-abut niya ug pagtuktok, sila makaabli dayon kaniya.

[Si Luk12:37](#) Bulahan kadtong mga sulugoon,<sup>G1401</sup>

kinsa **ang Ginoo** inia-abut niya makakaplaq siya nga nagatukaw.<sup>G1127</sup>  
sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga siya mobakus sa iyang  
kaugalingon,<sup>G4024</sup>

ug palingkodon sila sa pagkaon,<sup>G347</sup> ug mogula ug moalagad kanila.

[Si Luk12:38](#) Ug kon siya mosulod **ang ikaduhatan-awa** (mga tawo nga nagbantay sa prisohan,  
ang dapit diin gitaqoan ang mga bihaq), o

sulod **ang ikatulo tan-awa** (mga tawo nga nagbantay sa prisohan,  
ang dapit diin gitaqoan ang mga bihaq),<sup>G5438</sup>

ug hikaplagan sila sa ingon, bulahan kadtong mga sulugoon.

[Si Luk12:39](#) Ug kini hibalo, nga kung ang tag-iya sa balay (tagbalay)<sup>G3617</sup> nahibal-an  
unsang orasa moabot ang kawatan, nagbantay unta siya,  
ug wala motugot nga malumpag ang iyang balay.


<sup>396</sup>Video 30. “The Communion.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).

<sup>397</sup>Video 45. “6. Pag-ula.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/).

<sup>398</sup>Tan-awa ang “[Pin 22:3-4](#),” o Video 44. “(The logos & the rhema) Sa kataposang mga adlaw (2 Pedro 3) 1/2.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

[Figure 10-2] Ang 3 nga Pag-ani ug Ang 4 nga Pagtan-aw<sup>399</sup>



ⓐ **Ang unang pag-anhi ni Kristo** (Bautismo ngadto sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw)

- **Ang 1st relo** (Ang unang katunga ni Daniel sa ika-70 nga semana natuman)
  - Gituohan nga si Jesus nabuhi tali sa edad nga 33 ug 34 (33 ka tuig 6 ka bulan kung kwentahon gikan sa pista sa tabernakulo hangtod sa Iyang paglansang sa krus, ang Paskuwa). Kung kini nga timeline husto, Hesus nagsugod sa Iyang ministeryo sa yuta sa 27 AD ug nahimong Mesiyas sa 31 AD (pagpalig-on sa walay katapusan nga pakigsaad uban sa Iyang kaugalingon, Dan 9:27), sa dihang Siya 33 anyos 6 ka bulan ang panuigon.

→ Nakompleto niini ang unang katunga sa ika-70 nga semana ni Daniel (o 3.5 ka tuig), apan tungod kay gisalikway sa Hudiyong nasod.

ang mga logo sa Dios, ang ebanghelyo ni ang mga logo sa kaluwasan milingi ngadto sa Hentil (Binuhatan 13:46, Binuhatan 13:26), ug Ang pagkabuta sa usa ka bahin mahitabo sa Israel hangtud nga ang kahingpitan sa mga Hentil moabut (Rom 11:25).

- Kristo mianhi sa kalibutan (Juan 11:27) alang sa mga makasasala.

(Juan 11:27 Siya miingon kaniya, Oo, Ginoo (kyrios):

Nagtuo ko nga ikaw ang Kristo, ang Anak sa Dios, nga moanhi sa kalibutan.)

- Tanan nga naa sa Kristo Jesus, kinsa nabunyagan sa Kristo, gisul-ob Kristo, ug nahimong ni Kristo. Busa, sila mga kaliwat ni Abraham ug mga manununod sumala sa saad (Gal 3:27-29).

Gal 3:27 Kay kutob sa inyong nabautismohan ngadto sa Kristo gisul-ob Kristo.

Gal 3:28 Walay Judio ni Gresyanhon, walay ulipon ni gawasnon, walay lalaki ni babaye: kay kamong tanan usa ra Kristo Jesus.

Gal 3:29 Ug kon kamoni Kristo, nan kamo mga kaliwat ni Abraham, ug mga manununod sumala sa

saad.

† Ang ika-2 nga katunga ni Daniel sa ika-70 nga semana resume human sa 1st rapture, gisundan sa dulumtanan sa kamingaw.<sup>400</sup>

<sup>399</sup>Tan-awa ang "[Figure 21-1] Kon sa unsang paagi ang katawhan sa Diyos makasulod sa tabernakulo sa Diyos" alang sa dugang mga detalye.

<sup>400</sup>Tan-awa ang "[3] 70 ka semana ni Daniel."

| Tribulation   |                           | Great Tribulation              |   | Armageddon            |
|---|---------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|
| Daniel's 1st half of 70th week  |                           | Daniel's 2nd half of 70th week |   |                       |
| (John is partakers in Tribulation with his brethren, Rev 1:9)                     |                           | Abomination (AOD)              | The hour of temptation (Rev 3:10)           | Wrath of God (Rev 16) |
| 1,260 days  | The times of the Gentiles | 250 days                       | 790 days                                    | 250 days              |
| Fulfilled before Christ's 1st coming  |                           | (1 Hour)                       | To be fulfilled by the Lord Jesus Christ    | (1 Hour)              |
| Time (feast), Times (feasts), & the dividing (midst) of time (Dan 7:25, Dan 12:7) |                           |                                |   |                       |
| Feast (of Passover, Unleavened, Firstfruits)                                      | The midst of the feast    |                                | Feasts (of Trumpet, Atonement, Tabernacles) |                       |

ⓑ **Ang pag-abot sa Anak sa tawo** (Ang mga espiritu sa matarong himoong hingpit)<sup>401</sup>

- **(Ang 1st rapture harvest)** Ang mga espiritu sa mga matarong himoong hingpit
  - Ang ebanghelyo nga giwali ni apostol Pablo dili sa tawo, kondili pinaagi sa [ang pagpadayag ni Jesukristo \(Gal 1:11-12\)](#), ug pinaagi sa ebanghelyo, siya (si apostol Pablo) nanganak kaninyo diha [Kristo Jesus \(1Co 4:15\)](#).<sup>402</sup>

- **Ang Langitnong Jerusalem**

Tungod kay ang mga logo diha kanimo mitubo, ug ikaw namati sa tingog sa rhema, ikaw mianhi sa [Bukid sa Zion](#), nga mao ang siyudad sa buhi nga Diyos, ang langitnong Jerusalem diin adunay dili maihap [pundok sa mga anghel mao, ang kinatibuk-ang asembliyaug simbahan sa panganay](#) nga nahisulat Sa langit

diin

[Dios](#) mao ang maghuhukom sa tanan, ug [ang mga espiritu](#) sa mga binuhat [matarung nga gihimo perpekto \(Heb 12:22-23\)](#).<sup>403</sup>

Matikdi nga ang mga espiritu niadtong gipanganak pinaagi sa ebanghelyo nga giwali ni apostol Pablo, mao sa gihimong matarong ug hingpit. Sila mao ang simbahan sa [ang panganay](#) nahisulat sa langit, nga nagatindog

sa Bukid sa Zion, nga mao ang siyudad sa buhi nga Dios, ang langitnong Jerusalem. Sa laing pagkasulti, sila [ang](#)

[unang mga bunga ni Kristo](#) kinsa ang mabayaw (ang 1st rapture) sa 2nd watch ([Pin 7:9](#)).

- “Ang uban makakita sa Gingharian sa Diyos sa dili pa sila makatilawg kamatayon”

[Si Luk9:20](#) Siya miingon kanila: Apan kamo, unsa may inyong sulti, kinsa man ako? Si Pedro mitubag ug miingon: Ang Cristo sa Dios.

[Si Luk9:26](#) Kay bisan kinsa nga maulaw kanako ug sa akong mga pulong, [G3056](#) gikan kaniya ang Anak sa tawo [maulaw](#), sa diha nga siya moabut sa iyang kaugalingon nga himaya, ug sa iyang Amahan, ug sa balaang mga manolonda.

[Si Luk9:27](#) Apan sultihan ko ikaw sa tinuod,

“anaa [ang uban](#) nga nagatindog dinhi, nga [dili lami sa kamatayon](#), [hangtod](#) nakita nila [ang](#)

[gingharian sa Dios.](#)”

→ Kadtong nabautismohan sa Balaang Espiritu ug sa kalayo DILI makasinati ug KAMATAYON

sama kanila

kabubut-on [AYAW NA MAMATAY](#).<sup>404</sup>

- Sila giisip nga takus sa pag-angkon sa kahangturan, ug ang pagkabanhaw gikan sa mga

patay, mao

[ang mga anak sa Dios](#), ingon nga mga anak sa pagkabanhaw, ug sa ingon sila dili na

mamatay ingon

sila ma [managsama](#) sa [ang mga anghel](#) ([Si Luk20:35-36](#)).<sup>405</sup>

<sup>401</sup>Tan-awa ang "[\(Pin 21:27\) Kadtong nahisulat sa Libro sa Kinabuhi sa Kordero.](#)"

<sup>402</sup>Video 16. “Ang mga Hentil (Ang misteryo ni Kristo).” [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](#).

<sup>403</sup>Video 41. “Motubo diha sa Ginoo aron mahimong dalawaton sa Diyos.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](#).

<sup>404</sup>Gikuha gikan sa “<Ang adlaw ni Kristo>” gikan sa kapitulo 20.

<sup>405</sup>Video 45. “6. Pag-ula.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](#).

→ Human maguba ang templo sa lawas ni Jesus ug ang tabil sa templo napikas sa duha ([Mat 27:51-53](#)), nakita sa mga tawo ang pagkabanhaw sa daghang mga lawas sa balaang mga santos nga kaniadto  
natulog (sa uma sa magkukulon), mitindog ug misulod sa [ang balaang siyudad](#) ([Pin 21:2](#)).

- [Ang ika-2 nga relo](#): (Ang 1st rapture) [Ang Anak sa tawo](#) moabut "sa" usa ka panganod nga may gahom ug dakong himaya ([Luk 21:27, Pin 7:9-17](#)).

→ Those nga naminaw [ang rhema](#) dili sa bukid nga mahikap ug gisunog sa [kalayo](#), apan anaa sa Bukid sa Zion, ang siyudad sa mga buhi [Dios, ang langitnon Jerusalem, ang simbahan sa panganay](#) nga nahisulat sa langit, diin ang mga espiritu sa [ang matarung nga](#) gihimong perpekto ([Heb 12:23](#)).

→ Tungod kay ang Anak sa tawo magpakita dayon pagkahuman sa Kasakitan, nga mao ang sinugdanan sa ikaduhang katunga sa ika-70 nga semana ni Daniel, lagmit nga magpakita Siya [sa duol nga umaabot](#).<sup>406</sup>

© [Ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo, ang Mesiyas](#) (Ang Ginoong Jesu-Kristo: Ibutangsa pagkadili madunot ug pagka-imortal)<sup>407</sup>

- ([Ang 2nd rapture harvest](#)) Ang Ginoong si Jesu-Kristo, nga adunay pagka-imortal ug nagpuyo sa Dios mao ang kabubut-onumari

**(Ang trumpeta sa Dios)**

[1Te 4:15](#) Tungod niini among isulti kanimo pinaagi sa pulong ([ang mga loqo](#))<sup>G3056</sup> [sa ang Ginoong](#), nga kita nga buhi ug nagpabilin hangtod sa pag-abot sa Ginoong dili mag-una kanila nga nangatulog.

[1Te 4:16](#) Kay ang Ginoong sa iyang kaugalingon manaug gikan sa langit uban sa usa ka singgit, uban sa tingog sa arkanghel,

*ug uban [sa ang trumpeta sa Dios](#): ug ang mga patay sa [Kristo](#) mobangon una;*

[1Te 4:17](#) Unya kita nga mga buhi ug nanghibilin paqasakaqawon uban kanila sa mga panganod, maqkita [ang Ginoong sa hangin](#): ug mao usab kita sa kanunay [ang Ginoong](#).

→ Uban sa usa ka singgit, uban sa tingog sa arkanghel, ug uban sa trumpeta sa Dios, [ang Ginoong](#) manaug

gikan sa langit ug sa mga patay sa [Kristo](#) mobangon una, "[Kristo ang unang mga bunga](#); unya sila mao

[ni Kristo sa iyang pag-abot](#)" ([1Co 15:23](#)).

→ [Espiritu](#) ug [Kalagsa 144,000](#) dad-on ngadto sa langitnong Jerusalem sa 1st rapture. Sa lain mga pulong, sa diha nga ang ika-7 nga trumpeta hapit na motingog, sila na-rapture na ug buot paghulat sa Ginoong sa langitnong Jerusalem, sa pagkahibalo nga ang ilang dili madunot nga mga lawas

mabanhaw sa pagsugat sa Ginoong sa kahanginan.

- [Ang ika-3 nga relo](#): (Ang 2nd rapture) Ang pag-abot sa [ang Ginoong Jesu-Kristo](#) Sa diha nga ang ika-7 nga trumpeta hapit na motingog ([Pin 11:14](#)), ang mga patay pagabanhawon [dili madunot](#) ug

<sup>406</sup>Kamo kinahanglan nga makahimo sa pagtag-an sa gibanabana nga adlaw sa Iyang pag-anhi human sa pagtuon niini nga libro.

<sup>407</sup>Tan-awa ang "[Pin 21:27](#) [Kadtona nahisulat sa Libro sa Kinabuhi sa Kordero](#)."

ang atong mortal nga lawas isul-ob **pagka-imortal**, ug "**Kamatayon mahimong gilamoy sa kadaugan.**"

[1Co 15:51](#) Yari karon, ginapakita ko sa inyo ang isa ka tinago; Dili kitang tanan mangatulog, apan kitang tanan mausab,

[1Co 15:52](#) Sa usa ka gutlo, sa usa ka pagpamilok sa usa ka mata, sa katapusan nga trumpeta:

*kay ang trompeta motingog,*

*ug ang mga patay pagabanhawon **dili madunot**, ug kita mausab.*

[1Co 15:53](#) Kay kining madunot kinahanglan magsul-ob sa pagkadili madunot, ug kining mamalatyon kinahanglang magsul-ob sa pagka-imortal.

[1Co 15:54](#) Busa sa diha nga kining madunot masul-ob na **pagkadili korapsyon**, ug kining mamalatyon magasul-ob **pagka-imortal**,

*unya mahitabo ang panulti nga nahisulat,*

***Ang kamatayon gilamoy sa kadaugan.***

→ Sulod sa kapin sa 50 ka tuig, si Haring Charles III nagpasiugda alang sa pagbag-o sa klima, ug siya adunay

naglunsad og "The Sustainable Markets" Initiative sa World Economic Forum's (WEF) Annual Miting sa Davos sa Enero 2020, ug dayon gilusad ang "The Great Reset" sa **Hunyo 3, 2020** uban ang tumong sa paghimo sa kalibutan nga mas maayong dapit sa 2030.<sup>408</sup> Apan, kini mao

ang usa sa

daotang mga plano sa kaaway sa wala pa moabot ang atong **Ginoong Jesukristo**, nga dili

moanhi gawas kon

adunay una nga apostasya, nga magpadayag **ang tawo sa sala** (ang Anti-Kristo), **ang anak sa kapildihan** (ang mini nga Propeta, [Pin 19:20, 2Te 2:3](#)).<sup>409</sup>

kultura sa

→ Mahitungod sa apostasiya, "Ang Abraham Accords" gipahibalo sa ika-45 nga Presidente sa Estados Unidos, si Donald John Trump kaniadtong Setyembre 15, 2020, nga nagtukod usa ka

**kalinaw** taliwala sa Judaismo, Kristiyanismo, ug Islam, maingon man sa tanang katawhan.

→ Busa, klaro nga **ang Anak sa tawo** sa dili madugay moabut ug mobayaw sa Iyang **144,000**.

(Ang imong tibuok espiritu, kalag, ug lawas)

[1Te 5:23](#) Ug ang kaayo **Dios** sa kalinaw maqbalaan kanimo sa buq-os; ug ako nag-ampo **Dios** imong **tibuok espiritu** ug **kalag** ug **lawas**

*pagabantayan nga walay ikasaway hangtud sa pag-abut sa atong **Ginoong Jesukristo**.*

→ Ang tanan nga mga patay nga lawas sa Balaan nga mga santos pagabanhawon una sa pagtingog sa katapusan nga trumpeta kung kanus-a

tibuok **Espiritu**,

ang Ginoong Jesukristo moabut. Busa, bug-os nga balaanon pinaagi sa **Dios** aron ang imong

sa pagtugot

**Kalag**, ug **Lawas** pagatipigan nga walay ikasaway hangtud sa pag-abut sa atong **Ginoong Jesukristo**

**ang Espiritu sa kinabuhi** gikan sa **Dios** makasulod kanimo. ([Pin 11:11](#)).<sup>410</sup>

† **Ang mga logo sa ang Ginoo**: Kita nga mga buhi ug nagpabilin hangtod sa pag-abot sa **ang Ginoo** dili makapugong niadtong gipakatulog ug gilubong sa magkukulon (sa **Ginoo**) uma,

<sup>408</sup>Sa internet, pangitaa ang "2030 Agenda for Sustainable Development" sa opisyal nga web site sa United Nation.

<sup>409</sup>Tan-awa ang "[Si Rev9:11](#)."

<sup>410</sup>Tan-awa ang "[Figure 10-d]," o Video 46. "The resurrection of Life."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/).

tungod kay ang uma iya sa magkukulon sa balay ni **ang Ginoo**, ug ang mga patayng lawas sa mga langyaw mabanhaw sa pag-abot sa **ang Ginoong Jesu-Kristo (1Te 4:15)**.<sup>411</sup>

ⓓ **Ang Hari sa mga hari, & Ginoo sa mga ginoo (Sa Paraiso sa Diyos)**

• **Pagka-imaltal**

**1Ti 6:12** Pakigbugno sa maayong pakig-away sa pagtoo, kupti **kinabuhing dayon**, diin ikaw usab gitawag, ug nag-angkon sa usa ka maayo nga propesyon sa atubangan sa daghang mga saksi.

**1Ti 6:13** Gisugo ko ikaw sa atubangan sa **Dios**, nga naqbuhi sa tanang butang, ug sa wala pa **Kristo Jesus**, nga sa atubangan ni Poncio Pilato nakasaksi ug maayong pagsugid;

**1Ti 6:14** Nga imong bantayan kini nga sugo nga walay buling, dili badlongon, hangtod sa pagpakita sa **atong Ginoong Jesu-Kristo**:

**1Ti 6:15** Nga sa iyang mga panahon iyang igapakita, nga mao ang bulahan ug ang bugtong Makagagahum, **ang Hari sa mga hari, ug Ginoo sa mga ginoo**;

**1Ti 6:16** Kinsa lang ang adunay **pagka-imaltal**, nagpuyo sa kahayag<sup>G5457</sup> nga walay tawo nga makaduol; nga walay tawo nga nakakita, ni makakita: kaniya ang kadungganon ug ang gahum nga walay katapusan. Amen.

→ Paggunit sa **kinabuhing dayon**, Bantayi ang sugo nga walay buling ug dili masaway hangtud **ang pagpakita sa atong Ginoong Jesukristo**, kinsa ni **ang Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo**, adunay **pagka-imaltal**,

ug nagpuyo sa kahayag sa **Dios (1Ju 1:5)** nga walay makaduol o makakita niini.<sup>412</sup>

→ Kung **ang Espiritusa Dios** nga mibangon **Hesus** gikan sa mga patay magpabilin diha kanimo, **Dios** kinsa mibangon

**Kristogikan sa mga patay** mobuhi usab sa inyong mortal nga mga lawas pinaagi sa **sa Dios Espiritunga** nagapuyo diha kanimo **(Rom 8:11)**.

• (Sa panahon sa **ni Kristo** 1,000 ka tuig nga paghari) **Pakan-on sa Cordero**

**Fl 3:20** Kay ang atong pagkinabuhi didto sa langit; diin usab kita mangita **ang Manluluwas, ang Ginoong Jesu-Kristo**:

**Fl 3:21** Kinsa ang magbag-o sa among daotan (ubos nga kahimtang)<sup>G5014</sup> **lawas**, aron kini mahimo nga sama sa (gipahiyon sa)<sup>G4832</sup> iyang **mahimayaong lawas**, sumala sa buhat diin siya makahimo bisan sa pagbuntog sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon.

→ Kanus-a **ang dili madunot nga liso (ang mga logo sa Dios, 1Pe 1:23)** sa **Jesukristo** (ang walay kataposang Hari), nagapamunga sa bunga sa mga matarung (ang rhema sa logos sa Dios) diha kanimo **(1Ti 1:16)**,

Jesus

Si Kristo mahimong imong walay kataposang Hari ug ikaw magsul-ob **Pagka-imaltal ug mabuhi sa walay katapusan (1Ti 1:17)**.

**1Ti 1:16** Apan tungod niini nakabaton ako ug kalooy, nga **sa akoa una Jesukristo** mahimong magpakita sa tanang pagkamaintoson, alang sa usa ka sumbanan ngadto kanila nga sa ulahi motuo diha kaniya

sa **kinabuhing walay katapusan**.

**1Ti 1:17** Karon ngadto **ang Hari nga walay katapusan, walay kamatayon, dili makita**, ang bugtong maalamon **Dios**,

<sup>411</sup>Video 37. "Gipalit ka sa usa ka bili (usa ka kadungganon)."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>412</sup>Refer sa **1Ti 6:12-16**, ug Video 39. "Ang pagkabanhaw sa mga patay," [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

ug Video 45, "6. Pag-ula." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/)



mahimong dungog ug himaya hangtod sa kahangtoran. Amen.

- † Kung ang atong yutan-on nga balay (unod) matunaw, kita adunay usa ka walay katapusan nga balay, usa ka tinukod sa Dios, sa langit. Bisan pa sa atong mga pag-agulo dinhi niini nga tabernakulo (mortal nga mga lawas), gisul-ob nato ang pagka-imalta (ang Ginoong Jesu-Kristo) pinaagi sa pagsul-ob sa atong balay sa langit pinaagi sa bautismo ngadto sa Kristo.<sup>413</sup>

© Ang pagpakita ni Kristo (Ang ubos nga kahimtang nga lawas giumol ngadto sa mahimayaong lawas)<sup>414</sup>

- (Ika-3 nga ani) Kristo makita sa himaya

Col 3:4 Kanus-a Kristo, kinsa ang atong kinabuhi, magpakita, unya magpakita usab kamo uban kaniya sa himaya.

Heb 9:28 Busa Kristo kas-a gitanyaqsa pagpas-an sa mga sala sa kadaghanan; ug ngadto kanila nga nagpaabut kaniya siya magpakita sa ikaduha nga higayon nga walay sala ngadto sa kaluwasan.<sup>64991</sup>

→ Ang mga mananaog, kinsa gibautismohan ngadto sa Kristo and gisul-ob Kristo (Gal 3:27), mangita Kristo nga magpakita sa ika-2 nga higayon nga walay sala ngadto kaluwasan alang niadtong nangita Kaniya, ug sila mobuhat nagpakita uban sa Kristo sa himaya.

[Figure 10-c] Ang pagkabanhaw ni Ginoong Jesu-Kristo<sup>415</sup>



- Ika-4 nga relo: Mahitungod sa ang ikaupat nga pagbantay sa gabii, Hesus (gipakita ingon aespiritu) moabut ug naglakaw sa dagat sa gabii uban sa tuyo nga moagi sa mga tinun-an. Jesukristo, nga gipadala nganhi kanato ug nahimong atong walay katapusan nga hari, mag-usab sa atong ubos nga kahimtang nga lawas ngadto sa ang mahimayaon lawas sa ang Manluluwas, ang Ginoong Jesu-Kristo (Si Phl 3:20-21), Labing Gamhanan, kinsa ni ang Kordero.<sup>6721</sup>

Mar 6:48 Ug iyang nakita sila nga nanagbudlay sa pagbugsay; kay ang hangin supak kanila, ug mahitungod sa ang ikaupat nga pagbantay sa gabii siya moanha kanila, paglakaw ibabaw sa dagat, ug molabay unta kanila.

Mar 6:49 Apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa ibabaw sa dagat, nagdahum sila nga mao na usa ka espiritu, ug misinggit:

<sup>413</sup>Video 47. "7. Mga tabernakulo." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/).

<sup>414</sup>Tan-awa ang "(Pin 21:27) Kadtong nahisulat sa Libro sa Kinabuhi sa Kordero."

<sup>415</sup>Video 46. "Ang Pagkabanhaw sa Kinabuhi." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/).

[Mar 6:50](#) Kay silang tanan nakakita kaniya ug nangalisang. Ug dihadiha nakigsulti siya kanila,

ug miingon kanila, Salig kamo: ako kini; ayaw kahadlok.

[Mar 6:51](#) Ug siya misaka sa sakayan ngadto kanila; ug ang hangin mihunong: ug sila nahibulong pag-ayo sa ilang kaugalingon sa hilabihan gayud, ug nanghitingala.

[Mar 6:52](#) Kay wala nila tagda ang milagro sa mga tinapay (ang pan):<sup>G740</sup>  
**para sa ilakasingkasing maonagpatig-a.**

➤ Si Jesus naglakaw sa Dagat<sup>416</sup>

[Si Jhn6:16](#) Ug sa miabut ang kahaponon, ang iyang mga tinon-an nanglugsong ngadto sa dagat.

→ Gabii na sa dihang miadto si Jesus sa sakayan sa iyang mga tinun-an didto sa Dagat.

[Mat 14:26](#) Ug sa diha nga ang mga tinon-an nakakita kaniya (Jesus) nga naglakaw sa ibabaw sa dagat, sila nangalisang, nga nagaingon,

Kini mao **usa ka espiritu** (usa ka dagway sa espiritu),<sup>G5326</sup> ug sila misinggit sa kahadlok.<sup>G5399</sup>

→ Unsay gipasabot ni Jesus nga naglakaw sa Dagat?

Ug nganong nahadlok man ang Iyang mga disipulo sa pagpakita ni Jesus?

→ **Hesus** nagpakita nga **usa ka espiritu** sa Iyang mga disipulo kansang kasingkasing gahi.

“Kon **Kristo** anaa kanimo, ang lawas anaa

patay tungod sa sala; apan **ang Espiritu** mao ang kinabuhi tungod sa pagkamatarung” ([Rom 8:10](#)).

Apan tungod kay ang mga logos (ang pan) diha kanila wala mamatay (sa yuta o sa lawas sa **Jesukristo**),

makakita sila (**ang espiritu**), apan dili sila makasabot (**Kristo**, [Rom 8:10](#)); ug sila makadungog (**ang espiritu**), ug dili sila makasabot ([Isa 6:9-11](#)).

[Isa 6:9](#), “Kamo nakadungog gayud, apan dili makasabot; ug nakakita gayud kamo, apan dili kamo makasabot.”

Ang ilang mga mata gipiyong hangtod nga ang yuta mahimong biniyaan.

[Isa 6:10](#) Himoa nga matambok ang kasingkasing niini nga katawohan, ug pabug-aton mo ang ilang mga igdulungog, ug piyonga ang ilang mga mata;  
tingali unya sila makakita uban sa ilang mga mata, ug makadungog uban sa ilang mga igdulungog, ug makasabot uban sa ilang mga

kasingkasing, ug makabig, ug mamaayo.

[Isa 6:11](#) Unya miingon ako, Ginoo (‘ădōnāy),<sup>H136</sup> unsa kaduqay?

Ug siya mitubag: Hangtud nga ang mga ciudad magun-ob nga walay pumoluyo, ug ang mga balay nga walay tawo, ug ang yuta (ang yuta)<sup>H127</sup> mahimong bug-os

nga biniyaan,

[Isa 6:12](#) Ug gipahilayo ni Jehova ang mga tawo, ug

adunay usa ka dakung pagsalikway sa taliwala sa yuta (ang **yuta**).<sup>H776</sup>

-**Himoa nga ang mga logo mounlod sa imong mga dalunggan**

[Gen 1:9](#) Ug miingon ang Dios: Matingub ang mga tubig sa ilalum sa langit ngadto sa usa ka dapit; ug patunghaa ang mamala nga yuta: ug nahimo kini.

[Gen 1:10](#) Ug ang mamala nga yuta gihinganlan sa Dios nga Yuta; ug ang panagtapok sa mga tubig iyang gitawag nga mga Dagat.

ug nakita sa Dios nga kini maayo.

[Si Luk9:43](#) Ug silang tanan nahibulong sa pagkagamhanan sa Dios. Apan samtang sila nahibulong sa matag

usa sa tanan nga mga butang nga gibuhath ni Jesus, siya miingon sa iyang mga tinun-an,

[Si Luk9:44](#) Himoa kini nga mga panultihon (**mga logo**)<sup>G3056</sup> **ihulog sa imong mga dalunggan:**

kay ang Anak sa tawo itugyan ngadto sa mga kamot sa mga tawo.

<sup>416</sup>Video 25. "Usa ka lisud nga panultihon (Ang mga logo) 1/2."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).

→ Busa, ang panagtapok sa mga tubig o sa mga Dagat, nga anaa sa ilalum sa hawan, nagtumong sa mga logo nga gisulat sa tinta ([2Co 3:3](#)).

→ Ang sulat ni Kristo nga among gialagaran, gisulat dili sa tinta, kondili sa Espiritu sa mga buhi

**Dios**; dili sa mga papan nga bato, kondili sa unod nga mga papan sa kasingkasing ([2Co 3:3](#)), iang rhema.

→ **Himoa nga kini nga mga logo mounlod sa imong mga dalunggan ug tugoti ang Espiritu sa buhi nga Dios sa pagpabalik niini sasa rhema.**<sup>417</sup>

➤ **Moabot ang panahon aron mahinumdoman nimo ang rhema nga gisulti ni Jesus kanimo**<sup>418</sup>

- Kinahanglan nimong hinumdoman ang rhema nga gisulti sa balaang mga propeta ug ang mga sugo nga gisulti sa

mga apostoles sa Ginoo ug Manluluwas, nga nagpalihok sa inyong putli nga mga hunahuna sa pagpahinumdom.

**Unsaon nato paghinumdom sa tanang butang nga gisulti ni Jesus kanato?**

[Si Jhn16:4](#) Apan kining mga butanga gisulti ko kaninyo, aron nga inig-abut sa takna, kamo mahinumdom **nga akong gisulti kanimo mahitungod kanila**. Ug kining mga butanga wala ko isulti kaninyo

sa sinugdan,

*kay kauban ko nimo.*

[Si Jhn14:26](#) Apan **ang Maghuhupay**, nga mao **ang Espiritu Santo**, nga ipadala sa Amahan sa akong ngalan, siya magatudlo kaninyo sa tanang mga butang, ug magapahinumdom kaninyo sa tanang

mga butang,

*bisan unsa nga akong gisulti kanimo.*

→ Pagkahuman **Kristo** nabanhaw gikan sa mga patay ug mikayab ngadto sa Iyang Amahan, ug ngadto sa Iyang Dios

([Si Jhn20:17](#)), nakadawat kita sa Espiritu sa pagsagop busa ang Dios nagpadala sa Espiritu sa

*iyang Anak nganhi sa atong mga kasingkasing, diin kita nagasinggit, Abba,*<sup>65</sup> **Amahan**. ([Rom 8:15](#), [Gal 4:6](#)).

→ Ug ang Amahan nagpadala sa Maghuhupay (ang Balaang Espiritu)

sa pagtudlo kaninyo sa tanan rhema pinaagi sa pagdala sa tanan nga mga butang ngadto sa inyong handumanan.

→ Kay ang mga nagasunod kay Jesus may kapawa sang kabuhi (**ang mga logo**), ug kini mahimong rhema

sa diha nga ang Espiritu sa Dios molihok sa ibabaw sa nawong sa mga tubig (**ang mga logo**, unod), o

atubangan sa **Jesukristo** ([Gen 1:2](#), [2Co 4:6](#)).

➤ **Kang kinsa ang rhema gitagoan, sila nahadlok kang Jesus**

[Si Luk9:45](#) Apan wala sila makasabut niining pulonga (**rhema**),<sup>64487</sup>

ug kini natago gikan kanila, nga sila wala makasabut niini:

ug sila nangahadlok<sup>65399</sup> sa pagpangutana kaniya bahin niana nga panultihon (**rhema**).<sup>64487</sup>

→ Ang rhema gitago hangtod nga motuo ka sa mosunod nga mga logo:

**“Ang Anak sa tawo gitugyan ngadto sa mga kamot sa mga tawo (Si Luk9:44).”**

→ Kadtong wala makasabut sa rhema, nahadlok sila nga mangutana kang Jesus mahitungod niini.

<sup>417</sup>Ibid.

<sup>418</sup>Sabta kung giunsa **Rhema=Espiritu+Kinabuhi**.

Video 13. “Ang pulong (logos & rhema).” [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

Sa laing pagkasulti, nahadlok sila kon sa unsang paagi magpakita si Jesus kanila ang Kristo ang Mesiyas,

Mat 14:26.

→ Apan si Jesus misulti kanila nga dili mahadlok, ug maghago alang sa pagkaon nga molungtud hangtud sa kahangturan

kinabuhi, nga gihatag kaninyo sa Anak sa tawo (Ako kini).

Si Jhn6:20 Apan siya miingon kanila, Ako kini; dilikahadlok (kahadlok).<sup>G5399</sup>

→ "Ako kini" nagpasabot "Ako mao ang Anak sa Dios" sa kang kinsa ang Espiritu mikunsad gikan sa langit (Si Jhn1:32), ug "Ako mao si Jesukristo" nga naglakaw sa ibabaw sa nawong sa mga tubig (ang mga logo)

nga nahimong unod ug mipuyo diha kanimo (Si Jhn1:14). Ug karon "Ako mao ang rhema"

WHO

magpuyo sa unod nga mga papan sa kasingkasinguban sa ang Espiritu sa buhi nga Dios.

➤ Ang rhema sa Libro

Si Jhn6:25 Ug sa dihang sila (ang mga tawo<sup>G3793</sup>) nakit-an siya sa pikas bahin sa dagat, sila miingon kaniya, Rabbi (Magtutudlo sa wala pa ilansang sa krus, tan-awa ang "3. Unang-bunga"),<sup>G4461</sup> kanus-a ka

miabot dinhi?

Si Jhn6:26 Si Jesus mitubag kanila ug miingon, Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, Kamo nangita kanako, dili tungod kay kamo nakakita samaq milagro (tanda),<sup>G4592</sup> apan tungod kay mikaon kamo sa mga tinapay (tinapay),<sup>G740</sup> ug napuno sila.

Si Jhn6:27 Ayaw paghago alang sa kalan-on nga madunot, kondili alang sa kalan-on<sup>G1035</sup> nga molahutay ngadto sa kinabuhing walay katapusan (walay katapusan), nga igahatag kaninyo sa Anak sa tawo: alang kaniya adunay Dios nga Amahan giselyohan.<sup>G4972</sup>

→ Ang karne nga anaa sa Diyos giselyohan sa Anak sa tawo aron ihatag kanato kinabuhing

dayon, mao ang

ang rhema sa Libro, nga mao giselyohan hangtod sa panahon sa katapusan (Dan 12:4).<sup>419</sup>

➤ Kadtong adunay mga logo nga natulog diha kang Jesus mabanhaw diha kang Kristo

→ Pinaagi kang Adan, miabot ang kamatayon, busa kitang tanan nangamatay diha kaniya, apan pinaagi kang Kristo miabot ang pagkabanhaw sa mga patay, busa kadtong adunay mga logo niini ug natulog diha kang Jesus (patay diha kang Kristo) unang mabanhaw sa iyang pag-abot

(1Te 4:14-16, 1Co 15:20-23).

➤ Panahon na sa pagpangita kang Jehova<sup>420</sup>

→ Wala kamo gitubos pinaagi sa madunot nga mga butang sumala sa tradisyon sa inyong mga amahan ug mga lalaki, nga dili sumala kang Kristo. Busa, kinahanglan nimong sundon ang dili madunot nga mga butang (pinaagi ni Jesus)

ug iwali ang gingharian sa Dios (Col 2:8, 1Pe 1:18). Busa, pagpugas sa pagkamatarong ug pag-ani

kaloy-i, ug bungkaga ang imong yuta nga wala pa matawo; kay panahon na sa pagpangita kang Jehova, ug siya magatudlo kanimo

pagkamatarong (Os 10:12).

Mat 24:44 Busa pag-andam usab kamo: kay sa ingon niini usa ka oras ingon sa imong gihunahuna<sup>G1380</sup> dili ang Anak sa tawo moabut.

Mat 24:45 Kinsa unya ang usa ka matinud-anon ug maalamon alagad,<sup>G1401</sup> kinsa iya ginoo nagbutang ug pangulo sa iyang panimalay,

sa paghatag kanila ug karne<sup>G5160</sup> sa takdang panahon (oras)<sup>G2540</sup>?

<sup>419</sup>Video 41. "Motubo diha sa Ginoo aron mahimong dalawaton sa Diyos."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/).

<sup>420</sup>Video 25. "Usa ka lisud nga panultihon (Ang mga logo) 1/2."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).

[Si Luk12:40](#) Busa pangandam usab kamo: kay **ang Anak sa tawo moabot sa usa ka oras** sa imong huna-huna<sup>G1380</sup> dili.

[Si Luk12:41](#) Unya si Pedro miingon kaniya, **Ginoo, nagasulti ka niini nga samingay kanamo, o bisan sa tanan?**

[Si Luk12:42](#) Ug **ang Ginoo** miingon, Kinsa man diay ang matinumon ug maalamon? **piniyalan**,<sup>G3623</sup> kinsa iya **ginoo** magahimo siyag pangulo sa iyang panimalay<sup>G2322</sup> sa paghatag kanila sa ilang bahin sa karne<sup>G4620</sup> sa tukma nga panahon (panahon)<sup>G2540</sup>?

- **Ang mamiminaw ni Matthew:** Ikawmusayaw pag andam kay **ang Anak sa tawo** moabot sa oras nga wala nimo mahunahuna. Tsiya nga sulugoon (Strong's [G1401](#)) gihubit ni Jesus ingon nga ang usa nga nahimong una sa tanan kinahanglan nga mahimong alagad sa tanan, kay ang Anak sa tawo mianhi dili aron alagaran kondili sa pag-alagad, ug sa paghatag sa Iyang kalag ingon nga lukat alang sa daghan ([Mar 10:44-45](#)). Ang mga sulugoon nagpamatuod sa mga logo sa Dios ug sa pagpamatuod ni Jesukristo, ug sa tanan nga mga butang nga ilang nakita, diin ang Dios mipakita kanila sa mga butang nga sa dili madugay mahitabo, pinaagi sa pagpadayag ni Jesukristo ([Pin 1:1-2](#)).<sup>421</sup>
- † **Dios** nang gipadayag **Jesukristo** sa Iyang alagad nga si Juan ([Pin 1:1](#)) aron ipakita sa Iyang mga alagad ang mga butang nga kinahanglan mahitabo sa dili madugay, ug sila nga motugyan aron mahimong mga alagad sa pagkamatarong mao si Pablo ([Rom 1:1](#)), Jude ([Jde1:1](#)), Tito ([Tit 1:1](#)), James ([San 1:1](#)), ug Simon Pedro ([2Pe 1:1](#)). Ang mga alagad sa mga matarong iya sa Ginoo, busa sila mabuhi ug mamatay **ang Ginoo** kay nahibalo nga si Kristo namatay, nabanhaw, ug nabuhi pag-usab aron mahimong **Ginoo** ibabaw sa mga buhi ug sa mga patay. Kamo kaniadto mga ulipon sa sala, apan salamat sa Dios nga naluwas kamo gikan sa sala sa dihang nahimo na ninyong mga alagad sa pagkamatarung human sa pagtuman sa doktrina nga gitugyan kaninyo.
- † Kamo nga nahimong **ang mga alagad sa pagkamatarung** kinahanglan **pag-amuma** “ang tibuok panon, sa ibabaw niini **ang Espiritu Santo** naghimo kanila (lakip na kaninyo) nga mga magtatan-aw, sa pagpakaon **ang simbahan sa Dios**, nga Iyang gipalit sa Iyang kaugalingong dugo” ([Binuhatan 20:28](#)).<sup>422</sup> Ang masustansya nga pagkaon nagpasabut sa pag-ambit “Ang pakig-ambit sa lawas ni Kristo ([1Co 10:16](#), [1Co 11:24](#)),” nga gihimo ni apostol Pablo atubangan sa mga tawo ingong handomanan **ang Ginoong Jesus** ([Binuhatan 27:35-37](#)).<sup>423</sup>
- **Mmamiminaw sa arka:** Wala hisgoti. Sila pagasakgawon ngadto sa langit sa pag-abot sa Ginoo. → 1/3 sa mga salin nga mapakyas sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo sa Iyang pag-abot magpabilin sa yuta ug ulayon sama sa plata ug sulayan sama sa bulawan, aron sila moingon: **Ang GINOO mao ang akong Diyos**” ([Zac 13:8-9](#)) ug mosulod sa usa ka 1,000 ka tuig.
- **Ang mamiminaw ni Luke:** Ikawkinahanglan pag-andam kay Siya moabot sa takna nga wala nimo damha, ug ang moabot sa takna mao **ang Ginoo** nga naghatag ug samingay sa Iyang mga tinun-an. Apan sa Lucas, nangutana si Pedro **ang Ginoo** kon ang samingay alang lamang sa Iyang mga disipulo o alang sa tanan. Sa ato pa, nangutana siya kung kinsa ang magdumala sa pagbantay **sa Ginoo** coming, ug **ang Ginoo** mitubag, “Kinsa man diay kana **matinud-anon** ug maalamon **piniyalan**,<sup>G3623</sup> kinsa iya **ginoo** magahimo siyag pangulo sa iyang panimalay<sup>G2322</sup> sa paghatag kanila sa ilang bahin sa karne<sup>G4620</sup> sa tukma nga panahon (panahon)<sup>G2540</sup>?” Usama ni Mateo, ang termino nga “piniyalan” (Strong's [G3623](#)) gigamit sa Lucas imbes nga “alagad” (Strong's [G1401](#)). Ang piniyalan (Strong's [G3623](#)) mao ang opisyal sa **Kristo**, usa ka matinumon nga gitugyanan sa pagdumala sa mga misteryo sa **Dios** ([1Co 4:1-2](#)).

<sup>421</sup>Video 43. “(Gigiyahan sa Espiritu) Ang mga anak sa Dios.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).

<sup>422</sup>Video 16. “The Gentiles, All nations (Be the faithful and wise steward of the Lord) 10/10.” [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>423</sup>Video 31. “Ang Buhok sa Ulo.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/).

- † **Ang misteryo sa Dios** gipahayag ngadto sa Iyang mga alagad nga mga propeta, ug kini matapos sa mga adlaw sa tingog sa ikapitong anghel, sa diha nga siya magsugod sa paghuyop ([Pin 10:7](#)).<sup>424</sup> Sa laing pagkasulti, ang mga tinugyanan (usa ka matitud-anon ug maalamon) mao ang mga sulugoon sa pagkamatarong nga gitahasan sa pagsangyaw. **sa Ginookamatayon hangtod sa Iyang pag-abot** ([1Co 11:26](#)), pinaagi sa pag-ambit sa espirituhanong kalan-on uban sa ilang minahal nga mga anak nga gipanganak pinaagi sa ebanghelyo pinaagi kanila, aron ilang mahinumduman ang mga butang sa **Kristo** sa tukma nga panahon ug dili mabiyaan kung Siyamoabut.<sup>425</sup>
- † Ang mga igsoon, nga nakadawat **ang espiritu sa panagna**, ihatag ang pagsaksi ni Jesus. **Ang pagpamatuod ni Kristo** nagpamatuod diha kanila (ikaw) pinaagi sa gasa sa mga pagpang-ayo, mga tabang, mga kagamhanan, ug mga nagkalain-laing mga pinulongan hangtud sa katapusan, aron sila (kamo) mahimong walay ikasaway sa adlaw sa **ang Ginoong Jesu-Kristo**.<sup>426</sup>

(Ang daotan nga sulugoon nag-ingon "Ang akong Ginoo naglangan sa Iyang pag-abot")

[Mat 24:46](#) Bulahan ang maong sulugoon,<sup>G1401</sup> nga sa pag-abut sa iyang agalon makaplagan nga nagabuhat sa ingon.

[Mat 24:47](#) Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga siya magahimo kaniya nga magmamando sa tanan nga iyang **mag butang**.

[Mat 24:48](#) Apan ug kong kanang daotan nga sulugoon moingon sa iyang kasingkasing: Aba **ginoo**<sup>G2962</sup> naglangan sa iyang pag-abot;

[Mat 24:49](#) Ug magsugod siya sa pagbunal sa iyang masigkaulipon, ug sa pagkaon ug pag-inum uban sa mga palahubog;

[Mat 24:50](#) Ang Ginoo<sup>G2962</sup> sa maong sulugoon moabut sa usa ka adlaw nga siya wala mangita kaniya, ug sa usa ka takna nga wala niya hibalo,

[Mat 24:51](#) Ug iyang pagaputlon siya, ug igatudlo kaniya ang iyang bahin uban sa mga salingkapaw; didto mahitabo ang paghilak ug pagkagot sa mga ngipon.

- Bulahan ang sulugoon nga hingkaplagan sa iyang agalon nga nagbantay pinaagi sa pag-alima sa tibuok panon, diin ang Balaang Espiritu naghimo kaniya nga mga magtatan-aw, sa pagpakaon sa simbahan sa Dios, nga Iyang gipalit sa Iyang kaugalingong dugo. Ang Ginoo maghimo kaniya nga magmamando sa tanan niyang mga kabtangan.
- Apan ang sulugoon nga nag-ingon sa iyang kasingkasing, "Ang akong Ginoo nagdugay sa iyang pag-abot" daotan (kay wala siya magbantay), busa nagsugod siya sa paghampak sa iyang mga isigka-ulipon aron mokaon ug moinom uban sa mga palahubog sa kalibotan, nga dili iya. ang Espiritu Santo. Unya **ang Ginoos** sa maong sulugoon moabut sa usa ka adlaw nga kanang daotang sulugoon wala mangita kaniya, ug **ang Ginoo** moabut sa takna nga wala mahibalo sa daotang sulugoon, ug gibulagbulag siya ug itudlo kaniya ang iyang bahin uban sa mga salingkapaw.
- **Ang Ginoo** mobalik sa Zion ug mopuyo sa taliwala sa Jerusalem, nga pagatawgon nga ciudad sa kamatuoran, ang bukid ni Jehova sa mga panon, ang balaan nga bukid. Sa imong pagtubo sa grasya ug sa kahibalo sa among **Ginooug Manluluwas nga si Jesukristo** ([2Pe 3:18](#)), moadto ka sa bukid sa Zion nga mao ang siyudad sa buhi nga Diyos, ang langitnong Jerusalem, ug sa napulo ka libo ka napulo ka libo ka mga anghel. **Si Jehova sa mga panon** kinsa manaug gikan sa langit aron makig-away alang sa bukid sa Zion ug sa iyang bungtod sa Daang Tugon matuman sa Bag-ong Tugon sa dihang ang tanan mabuhi sa **Kristo** ug gidala ngadto sa siyudad sa buhi nga Diyos aron makig-uban **ang Ginoos** sa mosunod nga han-ay:  
→ "**Kristo ang unang bunga**; unya sila maoni **Kristo** sa Iyang pag-abot" ([1Co 15:23](#)).

<sup>424</sup>Video 45. "6. Pag-ula." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/).

<sup>425</sup>Video 16. "Ang mga Hentil, Tanang nasod 10/10." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/), video 30. "The Communion" [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/) ug video 34. *Sumala sa Espiritu & Ubos sa grasya* [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/).

<sup>426</sup>Video 43. "(Gigiyahan sa Espiritu) Ang mga anak sa Dios." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).



- Ang kinatibuk-ang asembliya ug simbahan sa panganay (ang panganay gikan sa mga patay mao ang Kristo, Col 1:18)<sup>427</sup>

gitawag nga mga simbahan sa Kristo nga nahisulat (sa basahon sa kinabuhi sa Cordero) didto sa langit,

diin Dios mao ang maghuhukom sa tanan ug ang mga espiritu niadtong gihimo nga matarung gihingpit pinaagi sa

dugo ug pinaagi sa pagtuo.<sup>428</sup>

- Gikuha sa Ginoo ang simbahan sa mga panganay o ang mga simbahan ni Kristo (kadtong nagpuyo sa GINOO sa ang siyudad ni David, diin natawo ang Kristo nga Ginoo) ngadto sa siyudad sa buhi nga Diyos, nga mao ang

langitnong Jerusalem.<sup>429</sup>

-Ang Ginoo moabut uban sa Iyang gantifo ang imong buhat, ug ang kaluwasan moabut ngadto sa anak nga babaye sa Zion.

Tawgon kamo nga Balaan nga katawhan, ang tinubos ni Jehova, ug usa ka siyudad nga dili na mahitabo

gibiyaan.<sup>430</sup>

#### F. Unsa ang timaan sa imong pag-anhi (ang pag-abot sa Ginoo)?

Mat 24:24 Kay adunay motungha mini nga mga Kristo,<sup>G5580</sup> ug mini nga mga propeta,<sup>G5578</sup> ug magapakita nga daku mga timailhan ug mga katingalahan;

sa pagkaagi nga, kon mahimo, ilang malimbongan ang mga pinili.

Mar 13:22 Kay mini nga mga Kristo<sup>G5580</sup> ug mini nga mga propeta<sup>G5578</sup> mobangon,

ug ipakita mga timailhan ug mga katingalahan, aron sa paghaylo, kon mahimo, bisan ang mga pinili.

- Para sa mamiminaw ni Matthew: Bakak nga Kristos ug Bakak nga mga Propeta mobangon ug magpakitag “dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan” alang sa mamiminaw ni Mateo nga “mga pinili.”
- Alang kang Mamaminaw ni rk: “Mga ilhanan ug katingalahan” ang ipakita sa mamiminaw ni Marcos nga “mga pinili”.

Mat 24:25 Tan-awa, gisultihan ko na kamo kaniadto.

Mar 13:23 Apan pagbantay kamo: tan-awa, ako nagtagna kaninyo tanang butang.

- Alang sa mamiminaw ni Mateo, gisultihan sila ni Jesus kaniadto bahin sa pagtungha sa mini nga mga Kristo ug mini nga mga propeta.
- Alang sa mga mamiminaw ni Marcos, si Jesus nagtagna sa tanang butang, nga nagpakita nga ang mga mamiminaw ni Marcos mao ang Iyang “mga higala” tungod kay Siya mipahibalo kanila “tanang butang” (Si Jhn 15:15).<sup>431</sup>

-Antikristo, mini nga mga Kristo, & mini nga propetas

- Ang Anti-Kristo<sup>G500</sup>

1Ju 2:18 Mga anak, mao na kini ang katapusan nga takna: ug ingon sa inyong nadungog antikristo (ἀντίχριστος, singular)<sup>G500</sup>

moabut, bisan karon adunay daghan mga anticristo (ἀντίχριστοι, plural),<sup>G500</sup>

---

<sup>427</sup>Tan-awa ang “[3] 70 ka semana ni Daniel.”

<sup>428</sup>Video 4. “Ang bunga sa yuta <sup>H127</sup>batak sa mga bunga sa pagkatarung.”

[www.therhemaofthelord.com/course1/4-the-fruit-of-the-ground-vs-the-fruits-of-righteousness-update/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/4-the-fruit-of-the-ground-vs-the-fruits-of-righteousness-update/).

<sup>429</sup>Video 9 (alang sa mga detalye bahin sa unang mga bunga, tan-awa ang diagram sa Jerusalem ubos sa “1. Paskuwa”).

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-passover-from-ot-to-nt/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-passover-from-ot-to-nt/).

<sup>430</sup>Video 24, “Ikaw ang Balaan nga Jerusalem (3/3).”

[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).

<sup>431</sup>Video 48. “8. Hanukkah.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).



diin kita nahibalo nga kini mao na ang katapusan nga panahon.

[1Ju 2:22](#) Kinsa ang bakakon kondili ang nagalimod niana **Hesus** mao ang **ang Kristo**?

Siya kay **antikristo** (**ἀντίχριστος**, singular),<sup>G500</sup> nga nanghimakak **ang amahan ug ang Anak**.

[1Ju 4:3](#) Ug ang matag espiritu nga wala magsugid niana **Jesukristo** mianhi sa unod dili sa **Dios**:

ug kini mao ang espiritu sa **antikristo** (**ἀντίχριστου**, singular),<sup>G500</sup>

diin kamo nakadungog nga kini moabut; ug bisan karon ania na kini sa kalibutan.

[2Ju 1:7](#) Kay daghang mga limbongan ang nanungha sa kalibotan,

kinsay mu-confess dili ana **Jesukristo** mianhi sa unod. Kini usa ka mangingilad<sup>G4108</sup> **ug usa ka**

**antikristo**.<sup>G500</sup>

➤ **Antikristo & Antikristo** (bakakon = limbongan)

-Ang singular nga porma sa **antikristo** (**ἀντίχριστος**) mao ang tawo sa sala, nga motrabaho alang sa unang mananap

([Pin 13:1-2](#), [2Te 2:3](#)).

-Ang plural nga porma sa **mga anticristo** (**ἀντίχριστοι**) mao kadtong adunay singular nga porma sa espiritu sa anticristo

(**ἀντίχριστου**, singular), ang Anti-Kristo.

-Kadtong adunay **ang espiritu sa anticristo** mga bakakon tungod kay sila naglimod **Hesus** mao ang **ang Kristo** ingon manang

**Amahan ug ang Anak**. Mga mangingilad sila ug daghan na sila sa kalibutan.

-Sila dili iya sa Dios tungod kay ang ilang mga espiritu wala magsugid niana **Jesukristo** mianhi sa unod.

→ Tsiya Gibayaw ni Anti-Kristo ang iyang kaugalingon labaw sa tanan nga gitawag nga Diyos pinaagi sa pagpakita sa iyang kaugalingon nga siya ang Diyos

ang templo sa Dios, ug sa ingon siya ang malimbongon nga adunay espiritu sa anticristo ([2Te 2:3-](#)

[4](#)).

→ Sa [Pin 13](#), adunay duha ka mananap, ang usa nga motungha gikan sa dagat, nga mao ang unang mananap.

([Pin 13:1](#)), ug ang usa pa gikan sa yuta, mao ang ikaduhang mananap ([Pin 13:11](#)).

-Ang unang mananap sa Dakong Dragon nga simbahan sa mga lumulupyo sa yuta, ug sa tawo sa salakatumbas sa mga paghulagway sa singular nga porma sa "**Anti-Kristo**."

➤ **Ang mini nga mga Kristo & Ang mini nga mga propeta**

-Sa panahon sa Dakong Kasakitan, daghang mini nga Kristo ug mini nga mga propeta ang motungha, ug magpakitag dagkong mga ilhanan

ug mga katingalahan aron sa paglimbong sa mga pinili ([Mat 24:24](#)). Ang 2nd mananap gikan sa yuta, kinsa ang mobuhat

dagkung mga ilhanan sa paglimbong sa mga lumulupyo sa yuta sa pagdawat sa marka sa mananap ([Pin 13:13](#)) mao ang bakak

propeta ([Pin 19:20](#)).

G. **Kanus-a mahitabo kining mga butanga (ang pag-abot sa Ginoo)?**

[Mat 24:4](#) Ug si Jesus mitubag ug miingon kanila: Magmatngon kamo nga walay bisan kinsa nga maglimbong kaninyo.

[Mar 13:5](#) Ug si Jesus mitubag kanila, misugod sa pag-ingon: Magmatngon kamo nga walay bisan kinsa nga maglimbong kaninyo.

• Fo ang mamiminaw ni Mateo, **Hesus** nagpasidaan kanila nga dili malimbongan ni bisan kinsa.

• Para sa mga tumatan-aw ni Mark, **Hesus** gipasidan-an sila nga dili sila malimbongan.

[Mat 24:5](#) Kay daghan ang moanhi sa akong ngalan, nga magaingon, Ako mao **Kristo**; ug makapahisalaag sa daghan.

[Mar 13:6](#) Kay daghan ang moanhi sa akong ngalan, nga magaingon, Ako mao **Kristo**; ug makapahisalaag sa daghan.

- Daghan sa mga tumatan-aw ni Mateo ug Marcos ang malingla kon adunay moanhi sa ngalan ni Kristo ug moingon, "**Ako mao si Kristo**".

[Mat 24:23](#) Unya kong adunay moingon kaninyo, Tan-awa, ania si Cristo, o atua didto; ayaw pagtoo niini.

[Mar 13:21](#) Ug unya kong adunay magaingon kaninyo: Tan-awa, ania si Cristo; o, ania karon, atua siya; ayaw pagtoo kaniya:

- Gipasidan-an ang mga tumatan-aw ni Mateo ug Marcos nga dili motuo kung adunay moingon kanila, "Tan-awa, ania na **Kristo didto**".

[Luk 21:8](#) Ug siya miingon: Magmatngon kamo nga dili kamo malimbongan.

kay daghan ang moanhi sa akong ngalan, nga magaingon, **Ako mao si Kristo**; ug ang panahon nagkaduol na:

busa ayaw kamo pagsunod kanila.

- Gipasidan-an ang mga mamiminaw ni Lucas nga dili mosunod sa mga limbongan nga nag-ingon "**Ako mao si Kristo ug ang panahon nagkaduol na**" samtang ang katubsan (dili ang pag-abot ni Kristo) nagkaduol alang sa mga tumatan-aw ni Lucas.

- Unsa ang mahitabo sa mga lawas sa katawhan sa Dios?<sup>432</sup>

- **Unsa ang mahitabo sa espiritu sa mga balaan nga nangatulog?**

[Binuhatan 7:59](#) Ug ilang gibato si Esteban, nga nagsangpit sa Dios, ug nag-ingon, Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu (Espiritu).<sup>G4151</sup>

[Binuhatan 7:60](#) Ug siya miluhod, ug misinggit sa makusog nga tingog: Ginoong, dili mo sila pagsang-atan niini nga sala.

Ug sa nakasulti siya niini, nahikatulog siya.<sup>G2837</sup>

→ Gidawat ni Ginoong Jesus ang espiritu sa Iyang balaang mga santos, apan ang ilang mga lawas gipakatulog hangtod sa

**pag-abot ni Ginoong Jesus (Pin 22:20)**, nga napamatud-an pinaagi sa kamatayon ni Esteban.

- **Unsay mahitabo sa mga patay nga lawas sa balaang mga santos?**

[Binuhatan 13:34](#) Ug mahitungod sa iyang pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, karon dili na mobalik sa pagkadunot,

siya miingon sa ingon niini: Igahatag ko kanimo ang kasaligan nga mga kalooy ni David.

[Binuhatan 13:35](#) Busa siya nagaingon usab sa laing salmo,

**Dili mo itugot nga ang imong Balaan makakita sa pagkadunot.**

→ Si David natulog ug gilubong sa iyang mga amahan ug nakakita sa pagkadunot ([Binuhatan 13:36](#)).

Apan Siya kinsa

Ang Dios nabanhaw pag-usab, wala makakita sa pagkadunot ([Binuhatan 13:37](#)) ug Iyang gituman ang mao ngari kanato nga ilang

**mga bata**<sup>G5043</sup> ([Binuhatan 13:33](#)).

- **Kadtong iya ni Kristo magpakita sa himaya**

[Luk 9:27](#) Apan sultihan ko ikaw sa tinuod,

adunay pipila nga nagtindog dinhi, nga **dili makatilaw sa kamatayon**, hangtod makita nila **ang**

**gingharian sa Dios.**

[Luk 9:28](#) Ug nahitabo kini **walo ka adlaw** pagkahuman niini nga mga panultihon,

iyang gidala si Pedro ug si Juan ug si Santiago, ug mitungas sa bukid aron sa pag-ampo.

[Luk 9:29](#) Ug samtang siya nag-ampo, ang dagway sa iyang panagway nausab,

ug ang iyang bisti<sup>G2441</sup> **maoputi ug naggilakgilak.**

<sup>432</sup>Tan-awa ang "[Figure 10-d]," o Video 39. "Ang pagkabanhaw sa mga patay." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

[Luk 9:30](#) Ug, ania karon, may nakigsulti kaniya duha ka tawo, nga mao **Moises** ug **Elias**:  
[Luk 9:31](#) WHO **nagpakita sa himaya**, ug nagsulti mahitungod sa iyang kamatayon nga iyang pagatumanon sa Jerusalem.

→ **Ang ikawalong adlaw** nagtumong sa adlaw nga **Dios** magapuyo ug magalakaw diha sa Iyang katawhan ug mahimong ang **Dios**  
sa Iyang katawhan sa **ang tabernakulo sa Dios**,<sup>433</sup> diin ang mga lawas sa katawhan sa Dios **untakaniadto**  
uso sa **ang mahimayaong lawas sa Ginoong Jesu-Kristo**.<sup>434</sup>

→ Bisan tuod si Moises usa ka panig-ingnan sa mga patay nga gipakatulog sa panahon sa paghari sa kamatayon,  
Si Pedro, Juan, ug Santiago nakakita kang Moises ug Elias nga mitungha **himaya**, nakigsulti kang **Jesu sa a**  
**bukid** sa wala pa ang paglansang ni Jesus sa krus ([Si Luk 9:28-30](#)), nga nagpakita nga ang mga espiritu niadtong nangatulog  
sa uma sa **magkukulon** (ni Jehova). gidawat ni Ginoong Jesu, apan ang mga patay nga lawas sa mga  
kinsa naa sa **Kristo** pagabuhion sa Iyang pag-abot ([1Co 15:22-23](#)).<sup>435</sup>

• **Ang Ginoo, ang tinuod nga tabernakulo**

[Luk 9:32](#) Apan si Pedro ug ang mga kauban niya nahinanok sa pagkatulog.  
ug sa diha nga sila nahigmata, sila nakakita sa iya **himaya**, ug ang duha ka tawo nga nagtindog uban kaniya.

[Luk 9:33](#) Ug nahitabo, sa diha nga sila mibulag kaniya,  
Si Pedro miingon ngadto **Hesus, Agalon**,<sup>G1988</sup> maayo nga ania kami dinhi:  
ug magbuhat kita ug totolo ka tabernaculo;  
**usa para nimo**, ug usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias: nga wala mahibalo sa iyang gisulti.

[Luk 9:34](#) Samtang nagsulti siya niini, may miabut nga usa ka panganod, ug milandong kanila:  
ug nangahadlok sila sa pagsulod nila sa panganod.

[Luk 9:35](#) Ug may miabut nga usa ka tingog gikan sa panganod, nga nagaingon: **Kini ang akong pinalanggang Anak: paminawa siya.**

[Luk 9:36](#) Ug sa dihang milabay na ang tingog, **Hesus nakit-an nga nag-inusara**.  
Ug sila nagtago niini, ug wala magsugilon kang bisan kinsa niadtong mga adlaw sa bisan unsa niadtong mga butang nga ilang nakita.

→ Kadtong uban ni Jesus (Pedro, Juan, Santiago, [Luk 9:28](#)) diha sa halalum nga pagkatulog sa dihang si Jesus  
nagpakita sa **himaya** uban ni Moises ug Elias (nausab ang panagway ni Jesus ug ang iyang bisti  
nahimong puti ug naggilakgilak). Nagpasabot nga wala silay ideya kon unsa nga bukid ([Luk 9:28](#)) sila sa, busa, si Pedro misulti kang Jesus nga siya maghimo ug 3 ka tabernakulo  
alang sa  
Jesus, Moises, ug Elias.

[Heb 8:1](#) Karon sa mga butang nga among gisulti mao kini ang katibuk-an: Kami adunay usa ka labaw nga sacerdote,  
nga nagalingkod sa tuo nga kamot sa trono sa Halangdon sa kalangitan;

<sup>433</sup>Tan-awa ang "([Pin 22:3-4](#)) *Ang mga alaqad sa Diyos makakita sa nawong sa Diyos (Ang adlaw sa Diyos).*"

<sup>434</sup>Tan-awa ang "[Figure 10-2] Ang 3 ka Pag-ani ug ang 4 ka Pagbantay."

<sup>435</sup>Para sa mga detalye kon unsaon pagbuntog aron makasulod sa templo sa Dios, tan-awa ang Video 47. "7. Mga tabernakulo," [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/)  
ug video 11. "(Usa ka best) Sa wala pa ang pista sa Paskuwa,"  
[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesu-garment-before-the-feast-of-the-passover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesu-garment-before-the-feast-of-the-passover/).

[Heb 8:2](#) Usa ka ministro sa sangtuwaryo, ug sa **ang tinuod nga tabernakulo**, nga **ang Ginoogipatindog**, ug dili tawo.

→ Usa ka tingog gikan sa panganod nagpamatuod sa mga tinun-an nga sila makadungog sa hinigugmang Anak sa Dios, **Hesus**. Sa laing pagkasulti, ang dapit nga gibarogan sa mga tinun-an maoy balaan nga yuta sa tinuod

**tabernakulo** nga **ang Ginoogipatindog**, ug **ang Ginoomao ang ang tinuod nga tabernakulo** (Hinumdumi kana **Dios** misaad nga mopuyo uban sa Iyang katawhan sa Iyang tabernakulo).<sup>436</sup>

• **Sa unsang paagi ang mortal nga mga lawas mabuhi?**

Aron mabanhaw ang mga patay nga lawas, **ang Espiritu sa kinabuhigikan sa Dios** magasulod sa mga patay **Hesus**

**Kristo**.<sup>437</sup>

→ **Ang kinabuhi** mosulod ngadto sa mortal nga mga lawas pinaagi sa kaambitan sa dugo ug sa lawas sa **Kristo**, nga gihimo pinaagi sa pagkaon sa unod sa Anak sa tawo (**ang mga logo sa Dios**) ug pag-inom sa Iyang dugo (**ang Espiritu, ang rhema**) ([1Co 10:16](#)).

→ Kung **ang Espiritu sa Dios** nga mibangon **Hesus** gikan sa mga patay magpabilin diha kanimo, **Dios** kinsa mibangon **Kristo** **gikan sa mga patay** mobuhi usab sa inyong mortal nga mga lawas pinaagi sa **sa Dios Espiritunga** nagapuyo diha kanimo ([Rom 8:11](#)).

---

<sup>436</sup>Tan-awa ang "[\(Pin 21:2-3\) Bag-ong Jerusalem \(Ang Balaan nga Siyudad sa templo sa tabernakulo sa Diyos\)](#)."

<sup>437</sup>Refer sa [Pin 11:11](#).



[Figure 10-3] Ang pagkabanhaw sa mga patay<sup>438</sup>

### The resurrection of the dead

John 19:30 When Jesus therefore had received the vinegar, he said, **It is finished**; and he bowed (lay) <sup>3327</sup> his head, and **gave up (delivered)** <sup>3328</sup> the ghost.

- behind **the veil of the temple** was rent in two from the top to the bottom. (Mat. 27:51)
- and the earth did quake, and the rocks rent (Mat. 27:51);
- and the sepulchres <sup>3329</sup> were opened; (Mat. 27:52)
- and many bodies of holy <sup>3330</sup> men, which slept, arose; (Mat. 27:52)
- and came out of the sepulchre <sup>3331</sup> after his resurrection;
- and went into the holy city <sup>3332</sup> after his resurrection;
- and appeared unto many. (Mat. 27:53)

**But I tell you of a truth, there be some standing here, which shall not taste of death, till they see the kingdom of God.** (Luk. 9:27)

But I tell you of a truth, there be some standing here, which shall not taste of death, till they see the kingdom of God.

**Before the resurrection of the dead**

- The death reigned from Adam to Moses, so the bodies that were put to sleep during the reign of death are in the closed sepulchres<sup>3319</sup> (Mat. 27:52; Rom. 5:14).

**After the resurrection of the dead**

- After the resurrection of the dead, the graves<sup>3325</sup> were opened, and many bodies<sup>3326</sup> of the saints (the holy ones)<sup>3327</sup> arose, which slept<sup>3328</sup> arose.
- Mat. 27:51-53 is the event that occurred after Jesus delivered His Spirit on the cross, but notice that it describes the scene of His resurrection day.
- Jesus Christ was buried after His death and rose again on the third day according to the scriptures (1Co. 15:4), so Luk. 27:52 is a description of the event that occurs after His resurrection, as stated by Jesus in Luk. 9:27.

**(The 1<sup>st</sup> rapture: Some will see the Kingdom of God before they taste death**

Luk. 9:26 He said unto them, But whom say ye that I am? Peter answering said, The Christ of God.

Luk. 9:28 For whosoever shall be ashamed of me and of my words<sup>3333</sup> of him shall the Son of man be ashamed, when he shall come in his own glory, and in his Father's, and of the holy angels.

Luk. 9:27 But I tell you of a truth, there be some standing here, which shall not taste of death, till they see the kingdom of God.

→ They saw the event that will take place after His resurrection, in which many bodies of the holy that have slept (in the potter's field) will arise to enter into the holy city, New Jerusalem (Rev. 21:2).

**What happens to the dead bodies of the holy saints?**

Act. 13:34 And as concerning that he raised him up from the dead, now no more to return to corruption; he said on this wise, I will give you the sure mercies of David.

Act. 13:35 Wherefore he saith also in another psalm, Thou shalt not suffer thine Holy One to see corruption.

→ David fell on sleep, and was laid unto his fathers and saw corruption (Act. 13:36). But He whom God raised again, saw no corruption (Act. 13:37) and He hath fulfilled the same unto us their children<sup>3543</sup> (Act. 13:33).

**What happen to the spirit of the holy ones that fell asleep?**

Act. 7:59 And they stoned Stephen, calling upon God, and saying, Lord Jesus, receive my spirit. (Ghos) 3332

Act. 7:60 And he kneeled down, and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. 3332

→ The Lord Jesus (Rev. 22:20) receives the spirit of His holy saints, but their bodies are put to sleep until the coming of the Lord Jesus Christ (Phi. 3:20), which is evidenced through Stephen's death.

→ Moses was an example of the dead who were put to sleep during the reign of death. However, Peter, John, and James saw Moses and Elias talking with Jesus on a mountain prior to Jesus' crucifixion (Luk. 9:28-30), indicating that the spirits of those who slept in the potter's (the LORD'S) field were received by the Lord Jesus, but their dead bodies will be made alive at His coming (1Co. 15:23). Refer to "You (your body) is bought with a price (an honour)" for details.

**How will the mortal bodies be quickened?**

Jhn. 5:28 Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice.

Jhn. 5:29 And shall come forth: they that have done good, unto the resurrection, and the life; he that hath believed in me, though he were dead, yet shall he live.

Jhn. 11:26 Jesus said unto her (Martha), I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live.

Jhn. 11:26 And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?

→ In order for the dead bodies to rise, the Spirit of life from God shall enter into those who are dead in Jesus Christ (Rev. 11:11).

→ This life enters into the mortal bodies through communion, which is done by eating the flesh of the Son of man and drinking his blood (1Co. 10:16).

→ If the Spirit of God that raised up Jesus from the dead dwell in you, God who raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by God's Spirit that dwelleth in you (Rom. 8:11).

**(The 2<sup>nd</sup> rapture: What will happen when the trump of God sound?**

1Th. 4:15 For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord, shall not prevent them which are asleep.

1Th. 4:16 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first.

1Th. 4:17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air; and so shall we ever be with the Lord.

→ The Lord will descend from heaven and the dead in Christ will rise first, but Christ the firstfruits, afterward they that are Christ's at His coming (1Co. 15:23).

→ We who are alive and remain in Christ will be caught up together with those who rose first in the clouds, to meet the Lord in the air.

**(The 3<sup>rd</sup> harvest: What will happen to the bodies of the holy ones, when the Lord Jesus Christ comes?**

Phi. 3:21 Who shall change our vile (low estate)<sup>3344</sup> body, that it may be fashioned like unto<sup>3345</sup> conformed to<sup>3346</sup> his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.

→ The appearing of our Lord Jesus Christ, who is the King of kings and Lord of lords, has immortality, and dwells in the light (of God), who will change our low estate body to confirm to His glorious body (Phi. 3:21).

**What will happen to us when Christ appears in glory?**

Col. 3:4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall we also appear with him in glory. (Christ is our life, so when He appears, we (who have the Spirit of life in us) will also appear with him in glory.)

<sup>438</sup>Video 39. "Ang pagkabanhaw sa mga patay." [www.therhemaoftהלord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaoftהלord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

## Kapitulo 11

([Pin 11:1-2](#)) Sukda ang templo sa Dios

[Pin 11:1](#) Ug gihatagan ako ug usa ka tangbo <sup>G2563</sup>sama sa sungkod: <sup>G4464</sup>ug mitindog ang manolonda, nga nagaingon, **Bangon**, ug sukda ang templo sa **Dios**, ug ang halaran, ug sila nga nagasimba niini.

[Pin 11:2](#) Apan ang korte <sup>G833</sup>nga naa sa gawas (sa gawas sa sulod) <sup>G1855G2081</sup>biyaan ang templo, ug ayaw kini pagsukod; kay kini gihatag ngadto sa mga Gentil: <sup>G1484</sup> ug ang balaan <sup>G40</sup>**siyudad** <sup>G4172</sup>sila motunob sa ilalum sa kap-atan ug duha (42) ka bulan.

☞ [Pin 11:1](#) Unya gihatagan ako ug usa ka tangbo sama sa usa ka sungkod. Ug mitindog ang manolonda, nga nagaingon:

“Tindog ug sukda ang templo sa **Dios**, ang halaran, ug ang mga nagasimba didto.

☞ [Pin 11:2](#) “Apan biyai ang sawang nga anaa sa gawas sa templo, ug ayaw kini pagsukda, kay kini gihatag ngadto sa mga Gentil.

Ug sila motunob **ang balaang siyudad** ubos sa tiil alang sa kwarentay dos (**42**) mga bulan.

→ Ang balaang siyudad mao ang balaang mga santos, <sup>439</sup>ug pagatamakan sila sulod sa 42 ka bulan, nga gikan sa

pagsugod saang dulumtanan sa pagkabiniyaanto ang gipamubo nga mga adlaw alang sa mga pinili ([Mat 24:22](#)).<sup>440</sup>

### • **Usa ka tangbo** <sup>G2563</sup>

[Mat 12:16](#) Ug nagsugo kanila nga dili nila siya himoon (ang GINOO, kyrios, [Mat 12:8](#)) nailhan:

[Mat 12:17](#) Aron matuman ang gisulti pinaagi kang Isaias nga manalagna, nga nagaingon:

[Mat 12:18](#) Tan-awa ang akong alagad, nga akong gipili; akong hinigugma, kang kinsa ang akong kalag

nahimuot pag-ayo:

*Ibutang ko ang akong espiritu diha kaniya,*

*ug igapakita niya ang paghukom ngadto sa mga Gentil (ang Gentil nga mga nasud).* <sup>G1484</sup>

[Mat 12:19](#) Siya dili makiglalis, ni magsinggit; ni adunay makadungog sa iyang tingog sa kadalanan.

[Mat 12:20](#) Usa ka nabun-og nga tangbo <sup>G2563</sup>dili ba siya makabungkag, ug ang nag-aso nga lino dili ba niya

mapalong,

*hangtud nga iyang ipadala ang paghukom ngadto sa kadaugan.*

[Mat 12:21](#) Ug sa iyang ngalan mosalig ang mga Gentil.

-Esaia ang propeta namulong **ang Ginoo**(kyrios),

“Tan-awa ang akong alagad nga gikan kang kinsa akong gipili, ang akong hinigugma nga kaniya nahimuot pag-ayo ang akong kalag. Ibutang ko ang akong (Dios) nga Espiritu diha Kaniya, ug Iyang igapakita ang Iyang paghukom ngadto sa mga Gentil nga mga nasud. Siya dili makiglalis ni mosinggit, ni adunay makadungog sa Iyang tingog sa kadalanan. Ang bagakay nga basag dili niya pagabalion, ug ang lino nga nagaaso dili niya pagapalongon, hangtud nga igapadala niya ang hukom ngadto sa kadaugan. Ug sa Iyang ngalan mosalig ang mga Hentil.”

→ **Ang sungkod sa nabuak nga tangbo** nagtumong sa Ehipto, diin ang usa ka tawo <sup>H376</sup>mosandig, kini mosulod sa iyang kamot ug molagbas niini

([2Ha 18:21](#)).

### (**Sukda ang templo sa Dios, tang halaran, ang mga nagasimba niini**)

→ Unya si Juan gihatagan ug usa ka bagakay nga sama sa usa ka sungkod, ug ang manolonda mitindog nga nagaingon,

“**Bangon**, ug sukda ang templo sa **Dios**, ug ang halaran, ug ang mga nagasimba niini.

<sup>439</sup>Para sa mga detalye sa “balaang siyudad,” tan-awa ang [Pin 3:12](#).

<sup>440</sup>Tan-awa ang “Ang mga adlaw pamub-on tungod sa mga pinili” gikan sa kapitulo 10.

Apan ayawg sukda ang hawanan sa gawas sa templo ug ibilin kana; kay kini gihatag ngadto sa mga Gentil nga mga nasud, ug sila motunob **ang balaang siyudad** ubos sa tiil sulod sa kap-atan ug duha (42) ka bulan.”

→(Paghubad)

GISULTIHAN SI JUAN SA Pagsukod sa templo sa Dios,<sup>441</sup>ug ang halaran, ug ang mga nagasimba didto, apan dili kadtong nagsandig sa Ehipto (usa ka tangbo sama sa sungkod). Kadtong nagsalig sa hari sa Ehipto (ang yutan-ong hari,[2Ha 18:21](#))

anaa sa **ang kortegawas** sa templo nga igahatag sa mga Gentil nga nasud,<sup>442</sup>ug sila mag-thread **ang balaang siyudad**ubos sa tiilsulod sa 42 ka bulan.

† **Ang sawang sa balay ni Jehova**([Si Jer26:1-6](#))

**sa Ginoo**alagad ang propeta(Jeremias) misulti sa rhema<sup>H1697</sup>**saang Ginoo** sa tanang mga siyudad sa Juda nga nagbarog**ang korte** **sasa Ginoo** balaysa pagpasidaan kanila sa pagbiya sa ilang daotang dalan. Apan kung ang mga Gentil nga mga nasud dili mamati**ang rhema**gikan sa mga propeta nga gipadala ni**ang Ginoo** ug ayaw paglakaw sa iyang balaod,**ang Ginoo** himoon niya nga tinunglo ang ilang siyudad sa tanang nasod sa kalibotan.

† **Ang balaang siyudad**

Those nga naminaw**ang rhema**dili na sa bukid nga mahikap ug masunog**kalayo**, apan anaa sa Bukid sa Sion, ang siyudad sa mga buhi**Dios**,**ang langitnong Jerusalem**,**ang simbahan sa panganay** nga nahisulat sa langit, diin ang mga espiritu sa**ang matarung nga**gihimong perpekto([Heb 12:18](#),[Heb 12:23](#)).

→Ikaw na nga**balaan nga siyudad**kinsa mahimong**ang asawa sa Cordero**.<sup>443</sup>

([Pin 11:3-4](#)) **Ang duha (2) ka saksi**

[Pin 11:3](#)Ug ihatag ko ang gahum sa akong duha ka saksi (saksi, martir),<sup>G3144</sup>

ug sila managna<sup>G4395</sup>usa ka libo duha ka gatus ug kan-uman (1,260) ka adlaw, nga nagbisti sa sako.<sup>G4526</sup>

[Pin 11:4](#)Kini mao ang duha ka olibo<sup>G1636</sup>mga kahoy, ug ang duha (2) ka kandelerero<sup>G3087</sup>

nagbarog atubangan**ang Dios**sa yuta (ang yuta).<sup>G1093</sup>

☞ [Pin 11:3](#)Ug ihatag ko ang gahum sa akong**duha(2) mga saksi**, ug sila managna**1,260 ka adlaw**, nagsul-ob ug sakong panapton.

☞ [Pin 11:4](#)Kini mao ang**Ang duha(2) mga kahoy nga olibo** ug**Ang duha(2) mga kandelerero**nga nagatindog sa atubangan sa Dios sa yuta.

- Kinsa ang duha (2) ka saksi?

→Akong**duha(2) mga saksi**ihatagan ug 1,260 ka adlaw sa pagpanagna, nga nagsul-ob ug sako nga panapton.

• **Ang 2 mga kandelerero:Ang 2 mga simbahan**([Pin 1:13](#))

• **Ang 2 olibo (mga kahoy):Ang 2mga kahoy nga olibo**sa tuo ug sa wala sa tangkawan anaa**Ang duha (2)mga anak nga lalaki**kinsa mibarog

sa Ginoo ('**ādôn**)<sup>H113</sup>**sa yuta**, nagbubo sa baha sa lunsay nga bulawan nga lana gikan sa **ang mga sanga sa mga uhay sa trigo**.

(**Dios sa yuta** mao ang ginoo ('**ādôn**)<sup>H113</sup>**sa yuta** ([Jos 3:11](#))).<sup>444</sup>

→Ang 2 ka anak nga lalaki ipadala ngadto sa yuta aron sa pagpanagna sa dili pa moabot ang dako ug makalilisang nga adlaw sa

**ang Ginoo**, ug silakabubut-onmao ang mga nakasinati pa sa kamatayon aron sila mabanhaw pagkahuman

gipamatay sila panahon sa paghari sa “The New Roman Kingdom.”

<sup>441</sup>Tan-awa ang “[Figure 21-2] Ang bag-ong tabernakulo sa langit ug ang templo sa Dios.”

<sup>442</sup>ibid.

<sup>443</sup>Video 48. “8. Hanukkah.”[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

<sup>444</sup>Refer sa[Pin 6:6](#).



- Busa, ang labing lagmit nga mga kandidato sa 2 nga mga saksi mao ang:
  - (1) **Elijah** ang propeta ([Mal 4:5](#)), ug
  - (2) **Enoch** (ang ikapito gikan kang Adan, [Jde 1:14-15](#)).

→ (Paghubad sa [Pin 11:3-4](#))

**Ang 2 mga kahoy nga olibo** sa tuo ug sa wala sa **ang 2 mga simbahan** mga **ang 2 mga anak nga lalaki** (**Elijah** ug **Enoch**),<sup>445</sup> kinsa

**ang 2 mga saksi** nagbarog atubangan **Dios sa yuta** (ang Ginoo ('*ādōn*)<sup>H113</sup> sa yuta), pagbubo ang baha sa lana nga lunsay nga bulawangikan sa mga sanga sa mga uhay sa trigo, aron sa pagpanagna **1,260 ka adlaw**, nagbisti sa sako.

- **Usa ka nasod sa katawhan sa Diyos**, Israel: **Kristo ang unang mga bunga**, ug pagkahuman, sila nga **ni Kristo** sa **lyang pag-abot**.

[Rom 11:16](#) Kay kung **ang unang bunga** mahimong balaan, ang bukol<sup>G5445</sup> balaan usab: ug kon ang gamut<sup>G4491</sup> pagbalaan, mao usab ang mga sanga.<sup>G2798</sup>

→ Kung ang unang bunga (**Kristo**) mao ang balaan, mao usab ang lump (gikan sa mga sanga sa mga uhay sa trigo) mao usab **balaan**:  
 ug kung ang gamut (ang mga logo, **Jesukristo**) mao ang balaan, mao usab ang mga sanga diin ang baha sa lunsay nga bulawan nga lana gibubo.

→ Pinaagi sa **ni Kristo** pag-antos, **Jesukristo** gipadala kanato, ug kini gisulti nisa **Dios** balaan nga mga propeta sukad nagsugod ang kalibutan.<sup>446</sup> Busa, dili nato ikaulaw ang ebanghelyo ni **Kristo**, kay kini mao ang gahum sa **Dios** ngadto sa **kaluwasan** para sa tanan nga **motuo**, sa Hudiyong una, ug usab sa Grego (o sa mga Hentil).<sup>447</sup>

† **Kinsa ang mga Judio ug mga Hentil?**<sup>448</sup>

**Ang mga Judio** nga gicircuncidahan sa unod pinaagi sa kamot gitawag nga mga anak sa Israel, samtang kadtong dili tinuli sa unod gitawag nga mga Hentil (dili mga anak sa Israel) sa mga Hudiyong natuli sa unod.

- **Ang mga Judio**: Gituli sila sa unod nga hinimo sa mga kamot (Si Pedro gitugyanan sa ebanghelyo ni **ang pagpatuli**). **mga Judio** sa kinaiya dili mga makasasala sa Gentil nga mga nasud (o katawhan,

[Gal 2:15](#)) ingon nga sila (mga anak ni Israel) gicircuncidahan sa unod, ug si Pedro gipiyal uban sa ebanghelyo sa circuncion alang sa mga Judio nga natuli sa unod.

- **Ang mga Hentil**: **Kadtong mga walay sirkunsisyon sa unod** gitawag nga mga Hentil sa mga Judio.

- Ang pagkatinuli o pagkadili-tinuli may kalabotan sa mga butang sa unod ug dili sa espiritu. Sa mata ni **ang mga Judio** (nga dili mga makasasala sa kinaiya), busa supak sa balaod alang kang Santiago ang pagkaon uban sa

Hentil nga mga tawo nga “dili-tinuli” sa unod ([Gal 2:12](#)). Sa espirituwal, mga Hudiyong ug mga Hentil sa unod ug nawad-an sa himaya sa **Dios** kinsa ang usa ka Espiritu ([Rom 3:23](#), [Juan 4:24](#)). Sumala sa

<sup>445</sup>Tan-awa ang "([Pin 11:5-6](#)) *Ang awtoridad sa duha ka saksi.*"

<sup>446</sup>Refer sa [Pin 4:8](#).

<sup>447</sup>Video 16. "All nations (The salvation of God to all) 8/10." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>448</sup>Video 16. "Ang mga Hentil, Tanang nasod (Ang pagkaapostol ni Pablo ug Pedro) 3/10." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

ang mga kailibgon sa atong unod, kita mga anak sa **kasukosa kinaiyahan**, pagtuman sa mga tinguha sa unod ug sa **hunahuna**, pinaagi sa atong mga pagsuway kaniadto ([Efe 2:3](#)).<sup>449</sup>

- Usa ka ihalas nga kahoy nga olibo & Usa ka maayong kahoy nga olibo

[Rom 11:17](#) Ug kon ang pipila sa mga sanga [G2798](#) maputol, ug ikaw, pagka **usa ka ihalas nga kahoy nga olibo**, [G65](#) gisumpay sa taliwala nila, ug uban sa **silanakiq-ambit** [G4791](#) sa **ang ugat** [G4491](#) ug **katambok** [G4096](#) sa **ang kahoy nga olibo**; [G1636](#)

[Rom 11:24](#) Kay kon ikaw giputol gikan sa olibo nga ihalas sa kinaiya, ug gisumpay sukwahi sa kinaiyahan ngadto sa **maayong kahoy nga olibo**; [G2565](#) unsa pa ka labaw pa niini, nga mao ang natural nga mga sanga, isumpay sa ilang kaugalingon **kahoy nga olibo**? [G1636](#)

→ **Usa ka ihalas nga kahoy nga olibo**: Ang mga Gentil (Sa kinaiyahan mga makasasala sa mga Gentil nga nasud tungod kay sila dili mao anak sa Israel ug dili tinuli sa unod).

→ **Usa ka maayong kahoy nga olibo**: Ang mga Judio (Sa kinaiyahanon dili mga makasasala sa mga Gentil nga nasud sama kanila mga anak sa Israel, nga natuli sa unod).

- **Ang natural nga mga sanga**: Ang mga anak sa Israel (o ang mga Judio) mao **nagpatulisa unod pinaagi sa kamot**, busa natural nga dili mga makasasala ang Gentil nga mga nasud.

- **Ang kaugalingong kahoy nga olibo sa Hudiyo**: Ang kahoy nga olibo nga adunay natural nga mga sanga kana mao ang sa kaayo sa Dios.<sup>450</sup>

• **Ang ugat ug katambok sa ang kahoy nga olibo** [G1636](#)

- Ang ugat [G4491](#)

[Pro 12:12](#) Ang dautan nagatinguha sa pukot sa dautang mga tawo; Apan ang gamut sa **ang matarung** nga [H6662](#) naqapamunqa.

→ Ang matarong = **Jesukristo** ([1Ju 2:1](#)).

Abisan kinsa nga nakadungog sa mga logo sa gingharian apan midawat niini sa batoon nga yuta sa ilang kasingkasing, **ang gamut sa ang mga logo** wala diha kanila, mao nga sila mahimong masilo sa diha nga ang kasakitan o paglutos moabut, sukad **ang mga logo** diha kanila makalahutay lamang sa makadiyot ([Mat 13:21](#)).<sup>451</sup>

[Rom 15:12](#) Ug usab, si *Isaias* nagaingon, Adunay usa ka gamut [G4491](#) ni *Jesse*, ug siya nga mobangon aron maghari ibabaw sa mga Gentil; diha kaniya mosalig ang mga

Gentil.

→ Ang anak ni Jesse mao si David ([1Sa 17:12](#)), ug ang gamot ni David mao **sa Dios Anak, Jesukristo** amua **Ginoo**

<sup>449</sup>Video 20. "(Usa ka hait) Sakuban, Espada, ug Espada nga Duha ang sulab." [www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

<sup>450</sup>Walay maayo [G18](#) apan **Dios** ([Luk 18:19](#), [Mat 19:17](#), [Mar 10:18](#)).

<sup>451</sup>Refer sa [Pin 2:19](#).

([Pin 5:6](#)), gihimo sa kaliwat ni David sumala sa unod ([Rom 1:3](#)).<sup>452</sup>

[Pin 22:16](#) Ako *Hesus* mipadala sa akong anghel aron sa pagpamatuod nganha kaninyo niini nga mga butang diha sa mga simbahan.

*Ako ang gamut*<sup>G4491</sup> *ug ang kaliwat ni David, ug ang masanag ug kabuntagon nga bitoon.*

→ako ([Hesus](#)) Ako ang gamut ug ang kaliwat ni David, ug ang mahayag ug [bituon sa kabuntagon](#)<sup>453</sup> ([ang Ginoo Jesukristo](#)).

#### - [Katambok](#)<sup>G4096</sup>

Ang etimolohiya sa katambok<sup>G4096</sup> gikan sa pion (tambok, tingali susama sa alternatibo sa [πίνω \(G4095\)](#) o "[sainom](#)" pinaagi sa ideya sa pagpuno).<sup>454</sup>

Sa panahon sa komunyong, *Hesus* mikuha sa kopa ug nagpasalamat, ug gihatag kini sa mga tinun-an ug miingon, "[Inom](#) tanan niini," ug nanginom ang mga tinun-an [ang dugo sa bag-ong tugon](#).

- Human sa pasko, ang mga tinun-an miawit ug usa ka himno ug nangadto sa bukid sa [Mga olibo](#)<sup>G1636</sup> ([Mar 14:26](#)) ug *Hesus* gitawag [ang Ginoo](#).<sup>455</sup> Ang Bukid sa mga Olibo diin ang tanan nga panon sa mga tinun-an nangalipay ug nagdayeg *Dios* uban sa makusog nga tingog tungod sa tanang gamhanang mga buhat nga ilang nakita ([Luk 19:37](#)).

→Ang gamut sa [ang mga logo](#) (ang matarung) mao [Jesukristo](#), nga nagpatambok kanato (Iyang mga disipulo) uban sa Iyang espirituhanon

[karne ug dugo ug mahimong ato Ginoo](#), nga nagtugot kanato sa pagmaya ug pagdayeg *Dios* sa kusog [nga tingog para](#) tanan Niyang gamhanang mga buhatsa bukid sa [Mga olibo](#).

#### - Ang 2 ka saksi sa [Zacarias 4](#)

[Zac 4:1](#) *Ug ang manolonda nga nakigsulti kanako mianhi pag-usab, ug nagpukaw kanako, isip usa ka lalaki*<sup>H376</sup> *nga gipukaw gikan sa iyang pagkatulog,*

[Zac 4:2](#) *Ug miingon kanako: Unsay imong nakita? Ug ako miingon: Ako mitan-aw, ug, ania karon [usa ka tangkawan](#)*<sup>H4501</sup> *tanan bulawan, nga adunay panaksan*<sup>H1531</sup> *sa ibabaw niini, ug iyang pito (7) ka lamparahan sa ibabaw niini, ug pito (7) ka tubo sa pito (7) ka lamparahan, nga ana sa ibabaw niini:*

[Zac 4:3](#) *Ug [duha ka kahoy nga olibo](#)*<sup>H2132</sup> *tupad niini, ang usa sa tuo nga kilid sa panaksan, ug ang usa sa wala nga kiliran niini.*

[Zac 4:4](#) *Busa ako mitubag ug misulti sa manolonda nga nakigsulti kanako, nga nagaingon: Unsa man kini, akong ginoo ('[ādōn](#))*<sup>H113</sup>?

→Si Zacarias nakigsulti sa anghel "ginoo ('[ādōn](#))",<sup>H113</sup> mao nga nakigsulti siya sa anghel sa Ginoo

<sup>452</sup>Refer sa [Pin 6:1](#).

<sup>453</sup>Nakuha gikan sa [Pin 2:28](#).

Bitoon sa kabuntagon: Sa Isaias 14:16-21, ang anak sa kabuntagon nagtumong sa hari sa Babilonya. Sa Isaias 14:16-17, ang mga tawo nakurat pinaagi sa pagkapukan sa gamhanang Babilonia, ug ilang gibugalbugalan ang hari sa Babilonia ug miingon, "Mao ba kini ang tawo nga nagbuhat sa yuta?"<sup>H776</sup> sa mangurog?" Ang gamot niining daotang hari nga tinguha sa pagsaka gikan sa kahiladman nga bung-aw, ngadto sa hatag-as nga mga dapit sa mga panganod, aron mahimong sama sa [ang pinakataas](#) Dios ('[e](#))<sup>H410</sup> nga nagtumong sa tag-iya sa langit ug yuta, nga mao *Kristo*, diha kang kinsa *Dios* gibutang ang tanan

[mga butang](#) ubos sa mga tiil sa *Kristo* ([1Co 15:27](#)).

<sup>454</sup>"G4096 - *piotēs* - Strong's Greek Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access niadtong Abr 10, 2023.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4096/kjv/tr/0-1/>.

<sup>455</sup>[Mat 26:27-30](#), video 29, "The Lord's Passover (The disciples vs The apostles)."

**tibuok yuta.**<sup>456</sup>

[Zac 4:11](#) Unya mitubag ako, ug miingon kaniya,  
Unsa kini **duha ka kahoy nga olibo**<sup>H2132</sup> sa tuo nga kilid sa tangkawan  
ug sa wala nga kiliran niini?

[Zac 4:12](#) Ug ako mitubag pag-usab, ug miingon ngadto kaniya,  
Unsa man kini **duha ka olibo**<sup>H2132</sup> mga sanga (mga dalunggan sa trigo nga mais, baha,  
sapa)<sup>H7641</sup>  
nga pinaagi sa duha (2) ka bulawan nga tubo nga walay sulod (ibubo)<sup>H7324</sup> ang  
bulawan<sup>H2091</sup> lana  
gikan sa ilang kaugalingon?

→ Si Zacarias nangutana,  
“Unsa man kini **2 mga kahoy nga olibo** sa tuo ug sa wala sa tangkawan<sup>H4501</sup>? ug,  
“Unsa man kini **2 kahoy nga olibo mga sanga sa mga uhay sa mais** nga nagbubo sa bulawan  
(lana)?

[Zac 4:13](#) Ug siya mitubag kanako, ug miingon: Wala ka ba mahibalo kong unsa kini?  
Ug ako miingon, Dili, akong ginoo (**'ādôn**).<sup>H113</sup>

[Zac 4:14](#) Unya miingon siya,  
Kini mao ang **ang 2 gidihogan** (lana, o puro nga lana gikan sa <sup>H6671</sup>), *nga nagkahulogang*  
*“paqpuqa sa lana”*<sup>H3323</sup>  
mga (**mga anak nga lalaki**),<sup>H1121</sup> kinsa nagbarog tupad sa Ginoo (**'ādôn**)<sup>H113</sup> **sa tibuok yuta.**

→ Ang anghel (sa yuta) miingon,  
“**Ang 2 mga kahoy nga olibo** sa tuo ug sa wala sa tangkawan anaa **ang 2 mga anak nga**  
**lalaki** kinsa nagbarog  
**ang Ginoo ('ādôn)**<sup>H113</sup> **sa tibuok yuta**, nagbubo sa baha sa lunsay nga bulawan nga lana  
gikan sa  
**ang mga sanga sa mga dalunggan sa trigo.**”

→ **Ang Kordero** (amnos)<sup>G721</sup> mao ang **usa ka kandila**<sup>G3088</sup> sa kana nga tangkawan  
(**simbahan**)<sup>H4501</sup> ([Pin 21:23](#)).

[Zac 14:4](#) Ug ang iyang (sa Ginoo, Yahweh) mga tiil mobarog nianang adlaw (ang adlaw ni Yahweh,  
Yahweh))

sa bukid sa **Mga olibo**<sup>H2132</sup> nga anaa sa atubangan sa Jerusalem sa sidlakan,  
ug ang bukid sa **Mga olibo**<sup>H2132</sup> mapikas sa taliwala niini paingon sa sidlakan ug paingon sa  
**kasadpan**, ug aduna unyay dako kaayo nga walog;  
ug ang katunga sa bukid mobalhin paingon sa amihanan, ug ang katunga niana paingon sa  
habagatan.

→ Kanus-a **ang adlaw sa Ginoo** (Yahweh) moabut, ang mga tiil sa **ang Ginoong Dios nga Labing**  
**Gamhanan** mobarog sa bukid sa **Mga olibo**, nga anaa sa atubangan sa Jerusalem sa sidlakan, ug  
ang bukid mapikas sa katunga gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan nga mahimong dako  
kaayong walog, nga ang katunga sa bukid mobalhin sa amihanan ug ang katunga sa habagatan.

-**Ang tibuok Israel maluwas**

[Rom 11:25](#) Kay dili ko buot, mga igsoon, nga kamo dili mahibalo niini **mistryo**,  
tingali unya kamo mahimo nga maalamon sa inyong kaugalingon nga paghunahuna;  
nga ang pagkabuta sa usa ka bahin nahitabo sa Israel, hangtud nga ang kahupnganan sa mga Gentil  
makasulod.

---

<sup>456</sup>Refer sa [Pin 4:8](#).

① **Tsiya pagkabuta sa bahin sa Israel**

Tungod kay ang mga Judio nagsulti batok sa mga logo sa Dios ug nagpasipala, si Pablo ug Bernabe nakakita nga ang mga Judio naghukom sa ilang kaugalingon nga dili takus sa kinabuhing dayon ug miingon, "Kinahanglan nga **ang mga logosa Ginoo** kinahanglan una nga isulti kanimo" ([Binuhatan 13:46](#)) Kini naghatag kanilag igong rason sa pagdangop sa Hentil nga mga nasod nga nagtuman sa tagna ni Moises, "Pagahagiton ko kamo sa pangabugho pinaagi kanila nga dili mga katawhan, ug pinaagi sa usa ka buangbuang nga nasod ako magapasuko kaninyo" ([Rom 10:19](#)).

-**Ang mga logosa Dios** unang gisulti sa mga Judio, apan ang Hentil nga mga nasod mao ang naghimaya ug

**mituo ang mga logosa ang Ginoo** ug nakadawat **ang rhema**, nga naghagit sa mga Hudiyong masina.<sup>457</sup>

② **Tang kahupnganan sa mga Hentil**

Ang tanang kanasoran makakita **ang Ginoo** (Yahweh) uban sa ilang natural nga mga mata sa diha nga ang Iyang mga tiil nagatindog sa ibabaw sa bukid sa **Mga olibosa** adlaw sa **ang Ginoo**, ug sila makaila nga Siya mao **ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan**.<sup>458</sup>

[Rom 11:26](#) Ug sa ingon niana ang tibook Israel maluwas: ingon sa nahisulat,

*Mogula gikan sa Sion ang Manluluwas, ug ipahilayo ang pagkadili-diosnon gikan kang*

Jacob:

[Rom 9:33](#) Ingon sa nahisulat,

*Ania karon, ako nagahigda sa Sion<sup>G4622</sup> bato ug bato ([Kristo, 1Co 10:4](#))<sup>G4073</sup> sa paglapas: ug bisan kinsa nga mosalig kaniya dili maulawan.*

③ **Jesukristo (Amapandol nga bato ug bato<sup>G4073</sup> sa paglapas)**<sup>459</sup>

**Kristo** nag-antus sa makausa tungod sa mga sala sa mga dili matarung ug gipatay diha sa unod apan gibuhi sa Espiritu aron sa pagdala kanato ngadto sa **Dios**. Kadtong nagapangita sa mga buhat sa kasugoan sama sa Israel nga dili sa pagtoo, mahipangdol niadtong bato nga kapandolan, apan kaditong nagabuhat sa kasugoan sa pagkamatarung sa pagtoo, makadangat sa pagkamatarung sama sa mga Gentil.

[Rom 9:33](#) "Tan-awa, ako nagbutang ug usa ka bato sa pagkapangdol ug bato sa kapangdolan sa Sion,

*ug bisan kinsa **nagtuok** kaniya dili maulawan."*

**Hesus gitukod ang simbahan sa ibabaw Kristo**

Si Jesus miingon kang Pedro (Petros, bato)<sup>G4074</sup> nga Iyang tukoron ang Iyang simbahan niini nga Petra (**Bato**),<sup>G4073</sup> nga anaa sa ibabaw **Kristo** ([1Co 10:4](#)) aron ang mga ganghaan sa impyerno dili makabuntog niini ([Mat 16:18](#)). Kini **Kristo** naglingkod sa tuo nga kamot sa **Dios** ([Col 3:1](#)).

-**Hesus** gihugasan ang mga tiil ni Petros ug gilimpyohan sa hingpit ang Petros ([Si Jhn 13:10](#)), ug miingon nga si Petros usab

kinahanglan nga maghinugasay sa mga tiil sa usag usa kon si Jesus mao ang Ginoo ug agalon ni Petros sa wala pa Siya ilansang sa krus. Sa lain

pulong, ang mga disipulo ni Jesus kinahanglan nga hugasan sa mga logo sa **Dios** ingon nga si Jesus gihinloan sa atubangan Niya

paglansang sa krus (o sa wala pa Siya nahimong **ang rhema**).<sup>460</sup>

<sup>457</sup>Refer sa [Pin 2:9](#) para sa dugang detalye.

<sup>458</sup>Tan-awa ang "[3] 70 ka semana ni Daniel."

<sup>459</sup>Video 41. "Motubo diha sa Ginoo aron mahimong dalawaton sa Diyos."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/).

<sup>460</sup>Video 17. "3. Unang-bunga (Ang balay ni Jehova nga Diyos," video 11 "(Usa ka besti) Sa wala pa ang pista sa Paskuwa," ug Video 10. "Duha ka adlaw sa dili pa ang "Pista sa Paskuwa."

→ Gihatagan sa Dios si apostol Pablo sa grasya aron mahimong usa ka batid nga batid nga magtutukod sa usa ka espirituhanon nga balay, pagbutang sa pundasyon sa **Jesukristo** para matukod sa uban. Si apostol Pablo nagtanom **ang mga logo**

sa Dios diha kanimo, ug ang usa ka kahibalo nga Kristohanon nagbisibis niini (**Ang mga logo sa Dios+ Ang tubig = Usa**), apan

Ang Dios, nga nag-alagad sa pan alang sa imong pagkaon, nagpadaghan sa mga logo nga gipugas kanimo pinaagi sa Anak sa tawo

ug motubo ang mga bunga sa imong pagkamatarong (o **ang rhema**).<sup>461</sup> Ikaw ang uma sa Dios ug iya sa Dios

pagtukod sa usa ka espirituhanon nga balay (**1Co 3:9**).<sup>462</sup>

→ **Jesukristo** mao lamang ang pundasyon sa usa ka espirituhanong balay.

#### ④ **Espirituwal nga mga Judio**

**Jesukristo** usa ka ministro sa sirkunsisyon nga sa espirituhanon nga paagi nagpatuli sa mga kasingkasing sa mga Gentil

**mga tawo** sa paghimo kanila nga espirituhanong mga anak sa Israel (o espirituhanong mga Judio), aron **kamatuoran sa Dios** mahimong makumpirma ang saad nga gihimo ngadto sa mga amahan (**Rom 15:8**).

#### ⑤ **Aang Israel maluwas**<sup>463</sup>

Ang lintunganayng pulong sa pan<sup>G740</sup> mao ang αἴρω<sup>G142</sup>, nga nagpasabot sa pagbangon gikan sa yuta. Busa, ang tinapay sa **Dios**, nga nanaug gikan sa langit, mibangon usab gikan sa yuta pinaagi sa kinabuhi nganiabotsa kalibutan (**Si Jhn 6:33**). **Hesus** mao ang **ang Anak sa tawo** ug kita magakaon sa iyang unod nga mao ang kalan-on, ug sa iyang dugo nga mao ang pag-inum; bisan pa niana, tungod kay ang gingharian sa Dios wala diha sa logos kondili sa gahum, ang unod ug dugo dili makapanunod sa gingharian sa Dios; sa ingon, **Jesukristo** (ang liso<sup>G4690</sup> ni David) nabanhaw gikan sa **mga patay**. Pinaagi sa pagkamasinugtanon sa usa ka tawo, **Jesukristo**, daghan ang gihimong matarong (**Rom 5:15; 5:19**).

Sa pagkahibalo nga ang gingharian sa Dios dili sa kalan-on ug ilimnon, ang pultahan abli sa ulahi **Kristo** nabanhaw gikan sa mga patay, ug si Jesus mihatag sa Balaang Espiritu sa Iyang mga disipulo human Siya gihimaya. **Ang nabanhaw nga Jesus** nahimong **ang Ginoo** sa mga disipulo nga nakadawat **ang Espiritu Santo** ug **mituo** nga **Jesukristo** mao ang Anak sa Dios, ug Siya nahimong ila **Ginoo** ilang **Dios** (**Si Jhn 20:28**).

**Dios**, nga nagpili kanamo **Kristo** sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan (**Efe 1:4**), unang gisaligan **Kristo** (**Efe 1:12**) sa pagpugas sa mga anak sa saad sa gingharian sa langit. Kini nga misteryo sa **sa Dios kabubut-on** (**Efe 1:9**) gihimo pinaagi sa pagpangalagad nga binhi (sperma, o rhema)<sup>G4690</sup> ngadto sa Anak sa tawo, nga unya nag-alagad sa pan (**mga logo**) alang sa karne (ang unod sa Anak sa tawo, **Si Jhn 6:55**) ngadto sa mga anak sa saad, sa pagpadaghan **ang mga logo sa Dios** gipugas diha kanila aron sa pagpadaghan sa mga bunga sa ilang pagkamatarung (**Mat 13:38**). **Hesus** mao ang pan sa kinabuhi nga nanaug gikan sa langit, ug **ang kinabuhisa maong pan** mao ang **Kristo** (**Juan 6:48, Col 3:4**).

---

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-passover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-passover/).

<sup>461</sup>Video 30. "The Communion." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).

<sup>462</sup>Video 16. "Ang mga Gentil, Tanan nga mga nasud Usa ka Nasud sa Dios batok sa mga Gentil nga mga nasud) 5/10." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>463</sup>Video 30. "The Communion." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).

Gipadayag kini kang Simon Pedro sa Amahan sa langit nga **Hesus, ang Anak sa tawo**, mao ang **ang Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios**, sa ingon siya nakadawat sa mga yawe sa gingharian sa langit. Sa diha nga kitang tanan moambit sa **sa Ginoo** lamesa, kitang tanan umalambit sa usa ka tinapay ingon nga **Usa ka lawassa Kristo**, busa ang bisan kinsa nga mokaon sa unod ug moinom sa dugo sa Anak sa tawo aduna **kinabuhing dayon** kay **Jesukristo** mao ang Anak sa **Dios**.

→ **sa Dios** kabubut-on alang kanato pinaagi sa **Iyang Anak** mao nga ang matag usa nga makakita sa Iyang Anak ug **nagtuodiha** Kaniya makabaton **kinabuhing dayon**. Busa, isugid sa imong baba (ni **ang Espiritu Santo**) nga "**Jesukristo** niabot na **sa unod**," ug hibalo ika sa **Dios**.

(Pin 11:5-6) Ang awtoridad sa duha ka saksi

**Pin 11:5** Ug kong adunay tawo nga buot magasakit kanila, ang kalayo magagula sa ilang baba, ug magaut-ut sa ilang mga kaaway;

ug kon adunay tawo nga mosakit kanila, siya kinahanglan sa ingon niini nga paagi pagapatyon.

**Pin 11:6** Kini adunay gahum (awtoridad) <sup>G1849</sup> sa pagsira sa langit, nga dili mag-ulan sa mga adlaw sa ilang panagna: ug adunay gahum (awtoridad) <sup>G1849</sup> ibabaw sa tubigaron mahimo silang dugo, ug sa paghampak sa yuta (sa yuta) <sup>G1093</sup> uban sa tanang hampak, kutob sa ilang gusto.

☞ **Pin 11:5** Ug kung adunay magsakit kanila, **kalayo** nagagikan sa ilang baba ug gilamoy ang ilang mga kaaway. Ug kon adunay mopasakit kanila, kinahanglan nga pagapatyon siya niining paagiha.

☞ **Pin 11:6** Kini sila adunay pagbulot-an sa pagsira sa langit, aron walay ulan nga mahulog sa mga adlaw sa ilang pagpanagna; ug sila adunay pagbulot-an sa mga tubig sa paghimo kanila nga dugo, ug sa paghampak sa yuta uban sa tanang mga hampak, sa kanunay nga sila buot.

**-Sa wala pa ang dako ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo**

**Mal 4:5** Ania karon, akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna sa dili pa moabot ang dako ug makalilisang nga adlaw sa **ang Ginoo** (Yahweh): <sup>H3068</sup>

- **Ang 2 ka anak nga lalaki** (ang 2 ka saksi) ipadala sa yuta sa pagpanagna sa dili pa ang pag-abot sa bantugan ug **makalilisang adlaw sa Ginoo**, nga mahitabo kaniadto **ang Dakong Kasakitan**.

(Tagna, panan-awon, damgo)

**Binuhatan 2:16** Apan kini mao ang gipamulong pinaagi ni propeta Joel;

**Binuhatan 2:17** Ug kini mahitabo sa katapusan <sup>G2078</sup> **mga adlaw**, miingon **Dios**, ibubo ko sa akong **Espiritu** sa tanan nga unod:

ug ang inyong mga anak nga lalaki ug ang inyong mga anak nga babaye managna, ug ang inyong mga batan-ong lalaki makakitag mga panan-awon, ug ang imong mga tigulang magdamgo ug mga damgo:

**Binuhatan 2:18** Ug sa akong mga sulogoon ug sa akong mga sulogoon nga babaye igabubo ko niadtong mga adlaw sa akong **Espiritu**;

ug sila managna:

**Binuhatan 2:19** Ug magapakita ako ug mga katingalahan sa langit sa itaas, ug mga ilhanan sa yuta (yuta) <sup>G1093</sup> sa **ubos**;

dugo, ug kalayo, ug inalisngaw sa aso:

→ **Ang adlaw sa Ginoo** moabot sa **kataposang mga adlaw**, ug ang Dios mobu-bu sa Iyang Espiritu sa tanan nga unod, aron sila panagna, tan-awa ang mga panan-awon ug damgo, ug ipakita ang mga katingalahan sa langit ug mga ilhanan sa yuta sa ubos.



**(Ang mga timailhan sa adlaw ug bulan)**

[Binuhatan 2:20](#) Ang adlaw mahimong kangitngit, ug ang bulan mahimong dugo, sa wala pa ang dako ug bantogan **adlaw sa Ginoo** mari:

[Joe 2:31](#) **Ang adlaw** mahimong kangitngit, ug **ang bulan** sa dugo, atubangan sa bantogan ug sa makalilisang **adlaw sa Ginoo** moabut.)

[Luk 21:25](#) Ug adunay **mga timailhan** <sup>G4592</sup> sa adlaw, ug sa bulan, ug sa mga bitoon; ug sa ibabaw sa yuta (sa yuta) <sup>G1093</sup> kagul-anan sa mga nasud (Gentil nga mga nasud), <sup>G1484</sup> uban

sa kalibug;

**angdaqat ug ang mga balod nga naqdahunog;**

[Binuhatan 2:21](#) Ug mahitabo nga bisan kinsa nga magatawag sa ngalan ni **ang Ginoo** maluwas.

• **“Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo”**

Gitawag ni Jesus ang mga Judeo (mga escriba ug mga Pariseo) nga mga salingkapaw, mga bitin, ug usa ka kaliwatan sa mga bitin ingon nga sila mga anak niadtong mipatay sa mga propeta, apan sila nagtukod sa mga lubnganan sa mga propeta, ug nagdayandayan sa mga lubnganan sa mga matarung. Gisultihan sila ni Jesus nga ang mga Judio dili makakita kang Jesus hangtud nga sila moingon, “Bulahan Siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo,” nga nagpasabot nga dili sila makakita kang Jesus hangtud nga sila motubo diha sa grasya sa kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesus. Kristo ug dawata ang Ginoo isip ilang Manluluwas. Apan, ang Hentil nga mga nasud maluwas sa kasamtangan.<sup>464</sup>

**(Ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kawatan sa kagabhion)**

[1Te 5:1](#) Apan sa mga panahon <sup>G5550</sup> ug ang mga panahon, <sup>G2540</sup> mga igsoon, dili na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo.

[1Te 5:2](#) Kay ang inyong kaugalingon hingpit nga nahibalo niana **ang adlaw sa Ginoo** mao nga moabut ingon sa usa ka kawatan sa kagabhion.

[2Pe 3:10](#) Apan ang adlaw sa **ang Ginoo** moabot sama sa kawatan sa kagabhion; <sup>G3571</sup> diin ang mga langit mahanaw uban ang usa ka dakung dinaguok, ug ang mga elemento matunaw sa hilabihang kainit init, ang yuta (ang yuta) <sup>G1093</sup> usab ug ang mga buhat <sup>G2041</sup> nga ania niini pagasunogon.

- **Tadlaw sa Ginoo** nga moabut ingon sa usa ka kawatan Sa kagabhion nagpasabot nga ang Iyang adlaw moabut sa diha nga ang kalibutan, nga gimandoan ni Satanas, mapuno sa kangitngit (espirituhanon nga gabii-panahon) sa wala pa **ni Kristo** 2nd pag-abot.
- Kanus-a **ang adlaw sa Ginoo** moabut, ang mga langit mahanaw uban ang dakung dinaguok ug ang mga elemento mangatunaw sa hilabihang kainit, ug ang mga buhat sa yuta masunog. Sa pagtan-aw nga kining tanan nga mga butang matunaw, kinahanglan nga anaa ka sa bug-os nga balaan nga paggawi ug pagkadiosnon ([2Pe 3:11](#)) nga magmabungahon sa kahibalo sa atong **Ginoong Jesukristo**.<sup>465</sup>

([Pin 11:7](#)) Ang mananap mikayab gikan sa kahiladman nga bung-aw (gipatay ang 2 ka saksi)

[Pin 11:7](#) Ug sa diha nga sila makahaman sa ilang pagpamatuod, <sup>G3141</sup> ang mapintas nga mananap nga misaka gikan sa kahiladman nga walay kinutoban makiggubat batok kanila, ug pagadaugon sila, ug pagapatyon sila.

[Pin 11:7](#) Ug sa diha nga sila makahaman sa ilang pagpamatuod, ang mananap nga mikayab gikan sa kahiladman nga bung-aw makiggubat batok kanila, nabuntogsila, ug patya sila.

<sup>464</sup>Nakuha gikan sa “[Ang mga Hentil, Tanan nga mga nasud]” o Video 16. Ang mga Hentil, Tanan nga mga nasud (Ang Ginoo, Ang Ginoong Jesus, ug Ang Ginoong Jesu-Kristo) 7/10.” [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>465</sup>Video 30. “The Communion.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).

→ Ang mananap nga mapintas nga mikayab gikan sa kahiladman nga walay kinutoban mao ang hari sa anghel sa bung-aw nga walay kinutoban,  
Apolyon (Pin 9:11).

(Pin 11:8) Ang mga patayng lawas sa duha ka saksi

Pin 11:8 Ug ang ilang mga patayng lawas magabuy-od<sup>G1909</sup> ang dalan sa dakong siyudad, nga sa espirituhanon gitawag nga Sodoma<sup>G4670</sup> ug Ehipto,<sup>G125</sup> diin usab ang atong Ginoo (kyrios)<sup>G2962</sup> gilansang sa krus.

☞ Pin 11:8 Ug ang mga patay nga lawas (sa 2 nga mga saksi) magahigda sa dalan sa **ang dakosiyudad**, nga sa espirituhanon nga gitawag **Sodoma** ug **Ehipto**, diin ang atong **Ginoo (kyrios)** gilansang sa krus.

• Diin ang atong Ginoo (kyrios)<sup>G2962</sup> gilansang sa krus

Juan 19:20 *Kini nga titulo (JESUS SA NAZARETH ANG HARI SA MGA JUDIO) unya mabasa sa daghan sa mga Judio: para sa lugar diin **Hesus** gilansang sa krus duol sa siyudad: ug kini nahisulat sa Hebreohanon, ug sa Griego, ug sa Latin.*

→ **Hesus** gilansang sa krus duol sa siyudad (sa Jerusalem, Juan 19:20) ug nag-antos sa gawas sa ganghaan sa siyudad (Heb 13:12).

• Sodoma ug Ehipto

Gen 13:13 *Apan ang mga tawo sa Sodoma<sup>H5467</sup> mga daotan (daotan)<sup>H7451</sup> ug mga makasala atubangan sa Ginoo (Yahweh)<sup>H3068</sup> hilabihan.*

Gen 18:32 *Ug siya miingon, Oh dili unta ang Ginoo (**ădōnāy**)<sup>H136</sup> masuko ka, ug ako mosulti sa makausa pa: Tingalig napulo (napulo ka matarung) ang makaplagan didto (Sodoma, Gen 18:20). Ug siya miingon: Dili ko pagalaglagon kini tungod lamang sa napulo.*

Will ang GINOO (Yahweh) molaglag ug dili mopagawas sa Sodoma tungod sa napulo ka mga matarong sulod sa siyudad sa **Sodoma**?

→ Ang GINOO (Yahweh) mitubag nga ang siyudad sa Sodoma dili malaglag tungod lamang sa **napulo** (matarung ngamga), ug ang panagsultihanay ni Abraham ug ni Jehova natapus.

Ngano nga natapos ang panag-istoryahanay sa **napulo**?

→ Sa diha nga ang mga anak sa Israel mosulod sa yuta nga gihatag ni Jehova (Yahweh) kanila aron sa pag-ani sa ani,

kinahanglang magdala sila ug “usa ka omer” sa unang mga bunga (usa ka ikanapulo o 1/10 sa “usa ka ephah,” Rth 2:17) sa ilang

ani ngadto sa pari. Aug ang sacerdote magatabyog sa omer sa atubangan ni Jehova (Jehova) aron kini mamatuman gidawat.

**Mana** (Exodo 16:4) mao ang tinapay nga gipadala sa Ginoo gikan sa langit alang sa mga anak sa Israel aron sa pagsulay kon sila molakaw ba sa iyang balaod o dili (Exodo 16:4). Kini nga balaod ni Jehova sa yuta mao ang logos, nga gisukod sa usa ka omer, nga nagkantidad ug usa sa ikanapulo (1/10) sa usa ka ephah sa uga nga takus, ug kini usa ka halad-sa-sala.<sup>466</sup>

**Ang mga butang nga gisukod sa yuta gisukod napulo** (usa ka denario, denarion<sup>G1220</sup>) ug mga balaan ngadto **ang Ginoo (Yahweh, Lev 27:30)**.<sup>467</sup> Apan, sumala sa sukod sa Pin 6:6, ang mga sala nga gisukod sa yuta nahulog ubos sa yuta nga sukod nga napulo (10), nga nagpasabot nga ang siyudad mao **ubos sa balaod** (dili **matarung**), naghimo niini nga dili igo sa paghimo sa usa ka halad-sa-sala nga dalawaton sa GINOO (Yahweh).

<sup>466</sup>Nakuha gikan sa Pin 6:6.

<sup>467</sup>Nakuha gikan sa Pin 4:8.

-**Ang yuta sa Ehipto** nagtumong sa balay sa pagkaulipon (**Exodo 20:2**), diin anaa ang balay sa amahan nga si Abram

**Si Agarisip** ilang inahan, kinsa “ubos sa balaod” (**Gal 3:18**), natawo sunod sa unod. Ang balay naulipon tungod kay ang ilang kinabuhi gipagula gikan sa uga nga yuta ug dili gikan sa langit (**Si Jhn6:58**). Pagkaapul ni Sarai

nagpatin-aw nganong siya gikan sa uga nga yuta, ug sa ingon sila nagdala sa dagway sa yutan-on (**1Co 15:48**).<sup>468</sup>

→ Subong man, ang dalan sang daku nga siudad diin magahamyang ang mga bangkay sang 2 ka saksi amo man ang siudad nga

gisalikway **ang mga logo sa Dios** ug gilansang sa krus ang among **Gino**(*kyrios*).<sup>G2962</sup> Ang dakong siyudad pagasukdon (**Pin 6:6**),

apan kini mahubas sa yuta nga sukod sa napulo (10) ug pagahukman ingon nga usa ka dili matarung nga siyudad uban sa

grabe nga sala.

- Ingong resulta, ang dakong dili matarong nga siyudad pagalaglagon, apan ang yuta sa Sodoma ug Gomorra malaglag.

mas maagwanta pa kay sa dakong siyudad sa adlaw sa paghukom (**Mat 10:15**).

- Apan nganong ang dakong siyudad gitawag nga “espirituwal” nga Sodoma ug Ehipto?

→ **Ang dakong siyudad** mao ang **Babilonia** diin **ang dakong bigaon** nagmando sa mga hari sa 7 ka bukid ug 7 ka yuta.<sup>469</sup>

**Ang dakong siyudad** sa Sodomamaoy usa ka siyudad nga gimandoan sa dakong bigaon sa yuta sa uga nga yuta sa Ehipto, ug

ang ilang mga kalag anaa sa balay sa pagkaulipon (dili ubos sa grasya), nga ibilin sa impyerno uban sa ilang mga dunot

mga lawas sa adlaw sa paghukom.<sup>470</sup>

- **Tsiya sa Paskuwa**(Kordero)<sup>H7716</sup>

**Exodo 12:1** Ug ang **GINOO** (**Yahweh**)<sup>H3068</sup> misulti ngadto kang Moises ug Aaron didto sa yuta (sa yuta)<sup>H776</sup> sa **Ehipto**,

nag-ingon,

**Exodo 12:2** Kining bulana mamahimo nga sinugdan sa mga bulan alang kaninyo:

kini mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo.

**Exodo 12:3** Sulti ninyo sa tibook nga katilingban sa Israel, sa pag-ingon:

Sa ikanapulo ka adlaw niining bulana sila magakuha alang kanila ang tagsatagsa ka tawo **anating karnero**(*śê*)<sup>H7716</sup>

sumala sa balay sa ilang mga amahan, **anating karnero**(*śê*)<sup>H7716</sup> alang sa usa ka balay:

**Exodo 12:4** Ug kung ang panimalay gamay ra kaayo alang sa **ang karnero**(sa)<sup>H7716</sup> pasagdi siya ug ang iyang silingan sunod sa iyaha

balay kuhaa kini sumala sa gidaghanon sa mga kalag;

ang tagsatagsa ka tawo sumala sa iyang makaon magabuhat sa imong ihap alang sa nating

carnero.

**Exodo 12:5** Ang imong **anating karnero**(*śê*)<sup>H7716</sup> kinahanglan nga walay ikasaway, usa ka lalaki sa unang tuig:

kuhaon ninyo kini gikan sa karnero (kordero)<sup>H3532</sup>, o gikan sa mga kanding.<sup>H5795</sup>

→ Sa yuta sa Ehipto, **ang Gino**o gideklarar ang unang bulan sa tuig.

Para sa Paskuwa, **ang Gino**o misulti sa tibook nga katilingban sa Israel pinaagi kang Moises, nga ilang kuhaon

kanila ang matag lalaki (bana)<sup>H376</sup> **usa ka karnero**,<sup>H7716</sup> sumala sa balay sa ilang mga amahan,

<sup>468</sup>[Figure 11-a], o Video 9. “1. Paskuwa.” [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-passover-from-ot-to-nt/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-passover-from-ot-to-nt/).

<sup>469</sup>Nakuha gikan sa **Pin 17:18**, & **Pin 18:10**.

<sup>470</sup>Video 35. “(Apostles) Disciples with Power and Authority.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

**usa ka karnero** (śē)<sup>H7716</sup> alang sa **usa ka balay**. Kini **nating karnero** (sa)<sup>H7716</sup> mao ang **Dios**<sup>H430</sup> naghatag ug halad nga sinunog

imbres nga anak ni Abraham, si Isaac ([Gen 22:13](#)).

- Ang mga anak sa Israel kinahanglan magmantala sa pito ka mga fiesta sa **ang Ginoon** nga mahimong balaan nga mga panagtigum nga sa ilang mga pista (panahon, [Lev 23:1-2](#)).

Sa Genesis, ang tawo (Strong's [H376](#)) isigigamit sa paghisgot sa usa ka “bana,” o ang Kalag sa unod).  
- Bana (iš)<sup>H376</sup> usa ka lalaki<sup>H120</sup> nga gibistihan ni Jehova nga Dios sa mga saput nga panit (o ādām) ug gipadala

layo sa tanaman sa Eden. Siya unya gikuha gikan sa tinunglo nga yuta ug sa kinabuhi sa **ang bana mikuyog sa iyang asawa** ([Gen 2:7;3:17-23](#)) nga dad-on ngadto sa yuta sa Israel ([Eze 37:12](#)).<sup>471</sup>

- Busa, ang halad sa dugo sa ilang nating carnero nga walay ikasaway sa ilang mga haligi sa pultahan mahimong,

→ dili lang **usa ka timaan** ([Gen 1:14](#))<sup>H226</sup> nga **ang Ginoo** magaluwas sa balay sa mga anak sa Israel sa Ehipto ([Exodo 12:5](#)), apan usab **usa ka timaan** nga **ang Ginoo** makaluwas sa mga kalag (**Ang Ginoon** naghatod

**akong kalaq** gikan sa **kamatayon**, [Psa 116:8](#)) sa balay ni Israel ug pagtuman sa saad sa Dios nga gihimo uban sa

**Abraham, Isaac, ug Jacob** pinaagi sa pagluwas sa Iyang pinili nga katawhan gikan sa pagmando sa nag-abang

**kahayag** ngadto sa mas dakong kahayag ([Gen 1:16](#)).<sup>472</sup>

[Exodo 12:26](#) Ug kini mahitabo, sa diha nga ang imong mga anak (mga anak nga lalake)<sup>H1121</sup> moingon kanimo, Unsay ipasabot ninyo niini nga serbisyo?

[Exodo 12:27](#) Kamo magaingon: Kini mao ang halad ni **sa Ginoo** (ni Yahweh)<sup>H3068</sup> **paskuwa**,<sup>H6453</sup> nga miagi sa mga balay sa mga bata (ang mga anak)<sup>H1121</sup> sa Israel sa Ehipto, sa dihang iyang gibunalan ang

**mga Ehiptohanon**, ug giluwag ang among mga balay. Ug ang katawohan nanagduko sa ilang mga ulo ug nanagsimba.

- **Dios** misaad kang Abraham nga Siya mohatag **usa ka karnero** (Kusog ni [H7716](#)), ug ang Diyos naghatag kang Abraham ug laking karnero ('ayil)<sup>H352</sup> (usa ka laki nga karnero) sa baylo ni Isaac para sa halad nga sinunog.

→ **Ang Ginoo** (Yahweh) nagluwas sa balay sa mga anak sa Israel didto sa Ehipto ug sa mga kalag sa mga anak ni

Israel gikan sa kamatayon. Pinaagi sa paghalad sa Paskuwa ni Jehova, usa ka Manluluwas Kristo amua **GINOO**

([Luk 2:11](#)) gihatud **ang mga kalag** sa balay sa mga anak sa Israel, ug **Kriston** ahimong **ang karnero**<sup>G721</sup>

kayang pasko sa **Ginoon** ([1Co 5:7](#)) gihulagway sa [Exo 12:4-11](#), kinsa miagi **ang walay katapusan Espiritu**,

mihalad sa Iyang dugo nga walay buling **Dios**, nga nagtugot kanimo sa paghinlo sa imong tanlag gikan sa patay nga mga buhat

sa pag-alagad sa mga buhi **Dios** ([Heb 9:14-15](#)), nagluwas sa duha **ang mga kalag** ug **ang Espiritu** sa mga anak sa Israel.

<sup>471</sup>Video 7. “Ang mga kaliwatan ni Adan ngadto kang Abraham + Babaye.” [www.therhemaofthelord.com/course2/7-the-generations-of-adam-to-abraham-woman-let-us-make-man-in-our-image-after-our-likeness/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/7-the-generations-of-adam-to-abraham-woman-let-us-make-man-in-our-image-after-our-likeness/).

<sup>472</sup>Video 9. “1. Paskuwa.” [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-passover-from-ot-to-nt/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-passover-from-ot-to-nt/).

→ Ang dugo sa **Kristo** gihimong bino ang tubig, apan **Hesus** miingon nga dili na siya mokaon sa paskuwa pagkahuman

Iyang mga pag-antus hangtud nga kini matuman sa gingharian sa **Dios** ([Si Luk 22:16](#)), nagpasabut nga dili na Siya mokaon

**ang Paskuwa** pan ([oang mga logo sa Dios](#)) uban kanato (ang daang tugon), tungod kay human Niya

nag-antos, ang tubig ([ang mga logo](#)) himoong bino ([ang rhema](#)) nga anaa sa gingharian sa **Dios** (ang bag-ong tugon), nga pagabuhaton [sa gahum](#).

**Ang pan** nga **Hesus** nabuak ang Iyang lawas, ug ang kopa mao ang bag-ong tugon diha Kaniya **dugo**, apan

tungod kay ang kamot sa usa ka mabudhion (Judas) uban **Hesus** sa [sa Ginoo](#) lamesa, kinahanglan natong masabtan **ang**

[sa Ginoo](#) lawas kon mangaon **ang Paskuwa sa Ginoo** sa Iyang lamesa.<sup>473</sup>

† Kay [sa Ginoo](#) Paskuwa, **Kristo** nahimong laking karnero nga gihalad ingong halad-nga-sinunog inay kang Isaac.


**Dios** mahimong **ang amahan** ug **Dios** sa mga makasasala nga tungod sa pagtuo mituo niana **Hesus**, **ang Anak sa tawo**, mao ang **ang Kristo**, **ang Anak sa Dios**, ug kinsa mikayab ngadto sa Iyaha **Amahan**, Iya **Dios**.

---

<sup>473</sup>Video 26. "Ang Paskuwa sa Ginoo (Ang Bag-ong Tugon)."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-passover-the-new-testament/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-passover-the-new-testament/).

[Figure 11-a] 1. Paskuwa<sup>474</sup>



<sup>474</sup>Video 9. "1. Paskuwa." [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-passover-from-ot-to-nt/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-passover-from-ot-to-nt/).

(Pin 11:9) Ang patayng lawas sa duha ka saksi makita sa tanan sulod sa 3 1/2 ka adlaw

**Pin 11:9** Ug sila (tan-awa)<sup>G991</sup> sa mga tawo ug mga kaliwat (tribo)<sup>G5443</sup> ug mga pinulongan ug mga nasud<sup>G1484</sup> makakita<sup>G991</sup> ang ilang mga patayng lawas tulo ka adlaw ug tunga, ug dili mag-antos (mobiya)<sup>G863</sup> ilang mga patayng lawas nga ibutang (ibutang)<sup>G5087</sup> sa mga lubnganan (lubnganan).<sup>G3418</sup>

☞ **Pin 11:9** Unya kadtong gikan sa mga katawhan, mga tribo, mga pinulongan, ug mga nasod makakita sa ilang mga patayng lawas **3 1/2 ka adlaw**, ug dili motugot nga ang ilang mga patayng lawas igalubong sa lubnganan.

- Human sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, tawo Ang mga lawas sa mga anak sa mga pagkabanhaw, ang mga anak sa gingharian, nanggula gikan sa lubnganan (**Luk 20:35-36**). Busa, ang mga lawas sa 2 ka saksi dili tugotan nga ibutang sa lubnganan kay sila mga anak sa gingharian.<sup>475</sup>

(Pin 11:10-13) Ang pagkabanhaw sa 2 ka propeta<sup>476</sup>

**Pin 11:10** Ug sila nga nagpuyo sa yuta (sa yuta)<sup>G1093</sup> magakalipay tungod kanila, ug magakalipay, ug magakalipay magpadala ug mga gasa sa usag usa; tungod kay kining duha ka mga propeta nagsakit kanila nga nagpuyo sa yuta (sa yuta).<sup>G1093</sup>

**Pin 11:11** Ug human sa tulo ka adlaw ug tunga ang Espiritu sa kinabuhi gikan sa Dios misulod kanila, ug sila nanindog sa ilang mga tiil; ug ang dakung kahadlok miabut kanila nga nakakita kanila.

**Pin 11:12** Ug nadungog nila ang usa ka dakung tingog gikan sa langit nga nagaingon kanila: Sumaka kamo<sup>G305</sup> dinhi. Ug sila misaka<sup>G305</sup> sa langit sa<sup>G1722</sup> usa ka panganod; ug ilang mga kaaway<sup>G2190</sup> nakakita kanila.

**Pin 11:13** Ug parehas (niana)<sup>G1722G1565</sup> oras dihay usa ka dakung linog, ug ang ikanapulo nga bahin sa ciudad napukan, ug sa linog gipamatay sa mga tawo<sup>G444</sup> pito ka libo (7,000): ug ang salin nangahadlok, ug naghatag ug himaya sa Dios sa langit.

- ☞ **Pin 11:10** Ug sila nga nanagpuyo sa yuta managkalipay tungod kanila, magsadya, ug magapadala ug mga gasa sa usa ug usa, kay kining duha (**2 mga propeta**) gipaantos ang mga nagpuyo sa yuta.
- ☞ **Pin 11:11** Ug pagkahuman sa tulo ug tunga (**3 1/2 mga adlaw ang Espiritu sa kinabuhi gikan sa Dios**) misulod kanila, ug sila mitindog sa ilang mga tiil, ug ang dakung kahadlok miabut kanila nga nakakita kanila.
- ☞ **Pin 11:12** Ug nadungog nila ang usa ka dakung tingog gikan sa langit nga nagaingon kanila, "**Halika dinhi.**" Ug sila mikayab sa langit sa<sup>G1722</sup> usa ka panganod, ug nakita sila sa ilang mga kaaway.
- ☞ **Pin 11:13** Ug niadtong taknaa miabut ang usa ka dakung linog, ug ang ikapulo (**1/10 sa siyudad nahulog**, **7,000 ka lalaki**) namatay sa maong linog, ug ang salin nangahadlok ug mihatag ug himaya sa **Dios sa langit**.

(Ang 2 ka saksi = Ang 2 ka propeta = Ang 2 ka anak nga lalaki)

- **Tsiya nga katawhan, mga tribo, mga pinulongan, ug mga nasod** makita ang 2 propeta mga patayng lawas sulod sa tulo ug tunga (3 1/2) ka adlaw ug dili biyaan ang ilang mga patayng lawas aron ibutang sa lubnganan.
- Ug sila nga nagpuyo sa yuta magmaya tungod sa **mga lawas sa duha ka saksi**, paglipay, ug pagpadalag mga gasa sa usag usa, tungod kay kini **duha (2) mga propeta** gisakit kadtong nanagpuyo sa yuta.

→ Ngano nga ang mga nagpuyo sa yuta malipay sa pagkamatay sa 2 nga mga saksi?

<sup>475</sup>Video 39. "Ang pagkabanhaw sa mga patay." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

<sup>476</sup>Video 46. "Ang Pagkabanhaw sa Kinabuhi." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/).



- Tungod kay nanagna sila (ngadto sa mga pumoluyo sa yuta mahitungod sa ilang nagsingabot nga paghukom kon ilang buhaton  
dili mogula sa Babilonia nga bantugan, [Pin 11:3](#), [Pin 18:4](#)) sulod sa 1,260 ka adlaw, samtang nag-amuma sa  
salin ug sa mga Judio uban sa [ang mga logo sa Dios](#) sa kamingawan sulod sa 1,260 ka adlaw ([Pin 12:6](#)).

- Apan human sa tulo ug tunga ka adlaw (3 1/2) ka adlaw, ang Espiritu sa kinabuhi gikan [Dios](#) misulod kanila, ug sila nanindog sa ilang mga tiil, ug ang dakong kahadlok miabut kanila nga nakakita kanila.

-Ang 2 ka propeta “nakadungog” ug dakong tingog gikan sa langit nga nag-ingon, “[Halika dinhi](#)” ug misaka sila sa

[langit sa panganod](#), ug ang ilang mga kaaway nakakita kanila.

→Kadtong makadungog sa dakong tingog gikan sa langit nga nagaingon, "Saka ngari," mokayab sa langit. Kini usa ka

espirituhanong representasyon kon sa unsang paagi ang mga patay makadungog sa tingog gikan sa langit, mabanhaw, ug mokayab ngadto

langit sa dihang ang Espiritu sa [kinabuhi](#) gikan sa [Dios](#) mosulod kanila.

- Ako Niana nga taknaa, dihay usa ka dakong linog, ug ang ikanapulo (1/10) sa siyudad nahulog. Sa linog 7,000 ka lalaki<sup>G444</sup> gipamatay, ug ang uban nangahadlok ug naghimaya kanila [ang Dios sa langit](#).

→Nganong mga lalaki ra<sup>G444</sup> gipatay? Sama sa gipasabut kaniadto sa [Pin 8:13](#), mga lalaki<sup>G444</sup> dili mabuhi sa tinapay

[nag-inusara \(o ang mga logo nga nag-inusara\)](#), apan sa tanan [rhemasa Ginoo](#). Sa espirituwal, kadtong nangamatay sa linog

mao kadtong nangabuhi lamang sa pan (o sumala sa balaod, ug dili sumala sa Espiritu).<sup>477</sup>

[\(Pin 11:14\)](#) Ang katapusan sa ika-2 nga kaalaotan (Ang misteryo sa Dios natuman sa diha nga ang ika-7 nga trumpeta hapit na motingog)

[Pin 11:14](#) Ang ikaduhang kaalaotan miagi na;<sup>G565</sup> ug, tan-awa, ang ikatulo nga kaalaotan moabut sa madali.

☞ [Pin 11:14](#) Ang ikaduha ([ika-2](#)) [alaut](#) wala na. Tan-awa, ang ikatulo ([ika-3](#)) [alaut](#) niabot dayon.

>> [Ang 2nd rapture sa mga santos nga santos](#) (Ang misteryo sa Dios natuman sa diha nga ang ika-7 nga trumpeta hapit na motingog)

(Ang ika-3 nga relo)

[Pin 10:7](#) Apan sa mga adlaw sa pagpatingog sa [ang ikapito \(ika-7\) anghel](#), sa diha nga siya hapit na motingog (ang trompeta),

[ang misteryo sa Dios](#)<sup>478</sup> matuman, ingon sa gipahayag ngadto sa mga alagad nga mga manalagna.

→ Ang ebanghelyo ni [Dios](#) nga [Dios](#) gisaad daan pinaagi sa Iyang mga propeta diha sa [Balaang Kasulatan](#),

---

<sup>477</sup>Nakuha gikan sa kapitulo 10 "[E]". Sa [Efe 5:31](#), “usa ka tawo (anthropos)”<sup>G444</sup> nagtumong sa tawo sa unod sa ulipon nga babaye nga adunay

[ang mga logo sa Dios](#) pinaagi sa Anak sa tawo, ug sa ingon kinahanglan niyang biyaan ang iyang amahan ug inahan aron makig-uban sa iyang gawasnong babaye (nga

mao ang [kinabuhi sa Kristo](#)) aron sila madugtong sa lawas (bukog ug unod) sa [Kristo](#). Busa, ang mga buhat niadtong nagpadayon

mabuhi sa pan ([ang mga logo](#)) nga nag-inusara (sa unod), ug dili pinaagi sa [ang rhema](#) nga nagagikan sa baba sa [Dios](#) (sa Espiritu),

masunog ug mag-antus sa kapildihan pinaagi sa kalayo (sila maluwas, apan ingon nga pinaagi sa [kalayo](#)).

<sup>478</sup>Video 43. “(Gigiyahan sa Espiritu) Ang mga anak sa Dios,” ug Video 45. “6. Pag-ula” [www.theRhemaOfTheLord.com](#).

trompeta

mahitungod sa Iyang Anak **Jesukristo** amua **Ginoo**, matuman sa mga adlaw sa pagpatingog sa sa ika-7 nga anghel.<sup>479</sup>

na motingog sa

-Ang Dakong Kasakitan mga santos (**Pin 10:7**) pagabayawon sa dihang ang ika-7 nga manulonda hapit

misteryo sa

**trumpeta** ug ang atong **Dios** ug **Iya Kristo** **ibalik ang mga gingharian niini world**, nagtuman sa **Dios**.

**1Te 4:16** **Kay ang Ginoo** sa iyang kaugalingon manaug gikan sa langit uban sa usa ka singgit, uban sa tingog sa arkanghel,

ug uban sa **ang trumpeta sa Dios**: ug ang mga patay sa **Kristo** mobangon una:

**1Te 4:17** Unya kita nga mga buhi ug nanghibilin pagasakgawon (**harpazō**)<sup>G726</sup> uban kanila

**sa**<sup>G1722</sup> **ang mga panganod**,<sup>G3507</sup> magkita **ang Ginoo sa (sa)**<sup>G1519</sup> **ang hangin**: ug mao usab kita sa kanunay **ang Ginoo**.

→ **Ang Ginoo** manaug uban sa tingog sa arkanghel ug sa trumpeta sa **Dios**, ug ang mga patay sa **Kristo** (kadtong natulog **Kristo** sa yuta sa dugo nga Iyang gipalit sa Iyang kaugalingong dugo) mabanhaw una.

Kadtong mga buhi, uban sa mga nangatulog, pagasakgawon (**harpazō** sa Grego, o

**raptusa** sa Latin nga gilitok nga "rapture") "sa" mga panganod sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan,

ug kita

kanunay uban **ang Ginoo**.<sup>480</sup>

(**Pin 11:15-16**) **Ang ika-7 nga anghel mipatingog sa trumpeta (Ang atong Ginoo ug ang Iyang Kristo ipasig-uli ang mga gingharian niini nga kalibutan)**

**Pin 11:15** Ug mibudyong ang ikapito ka manolonda; ug dihay dagkung mga tingog sa langit, nga nagaingon, **Ang mga gingharian niini nga kalibutan** nahimong mga gingharian sa atong Ginoo (kyrios),<sup>G2962</sup> ug sa iyang

Kristo;

ug siya magahari hangtud sa kahangturan.

**Pin 11:16** Ug ang kaluhaan ug upat ka mga anciano, nga nanaglingkod sa atubangan sa Dios sa ilang mga lingkoranan (mga trono),<sup>G2362</sup>

mihapa sa ilang mga nawong, ug misimba sa Dios,

(Ang atong Ginoo ug ang Iyang Kristo mopasig-uli sa gingharian sa kalibutan ug siya magahari hangtud sa kahangturan)

☞ **Pin 11:15** Unya ang ikapito (**7<sup>th</sup>**) **anghel** gipatingog (ang trumpeta): Ug dihay dagkung mga tingog sa langit, nga nagaingon,

**"Ang mga gingharian niini nga kalibutan** nahimong **ang mga gingharian sa amua Ginoo ug sa Iyang Kristo**,

ug

**Maghari siya hangtod sa kahangtoran!"**

☞ **Pin 11:16** Ug ang kaluhaan ug upat (**24**) **mga tigulang**

kinsa naglingkod kaniadto **Dios** sa ilang mga trono mihapa ug misimba **Dios**.

**-Ang atong Diyos naghari hangtod sa kahangtoran**

→ **Dios** naghari sa kahangturan sa dihang ang mga gingharian niini nga kalibutan mahimong mga gingharian sa atong **Ginoo** (ang **Ginoo**

**Jesukristo**) ug ang Iyang (**sa Dios**) **Kristo**.

→ **Ginoo**<sup>G2962</sup> **Dios**<sup>G2316</sup> **Labing Gamhanan**<sup>G3841</sup> nagpasabot **Hesus** kinsay gitawag **Kristo ang Ginoo (Yahweh)**,<sup>H3068</sup> mao ang

<sup>479</sup>Refer sa **Rom 1:1-4**.

<sup>480</sup>Tan-awa ang "[Figure 1-c]" o Video 45. "6. Pag-ula."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/).

sa Kristo

*“**ang Ginoo (Manluluwas) Jesukristo**, imong **Dios**, kinsa ni **ang Kordero (arnion)**,<sup>6721</sup> ug **Dios**, kinsa naa  
(2Co 5:19), niabot **ang Ginoo** ug **Manluluwas Jesukristo, ang Kordero**.”<sup>481</sup>*

*-Ang ikapitong anghel mipatingog sa trumpeta*

*Pin 11:15 Unya ang ikapito (7<sup>th</sup>) **anghel** qipatingog (ang trumpeta): Ug dihay dagkung mga tingog sa langit,  
nga nag-ingon, “ang gingharian sa kalibotan nahimong mga gingharian sa “atong **Ginoo (o Dios)**”*

ug

*“Iya **Kristo**,” ug **Maghari siya hangtod sa kahanngtoran!**”*

→ **Ang 2nd rapture** sa balaan nga mga santos mahitabo sa tingog sa ika-7 nga trumpeta, ug ang atong **Ginoo** ug Iya

**Kristo** ipahiuli ang mga gingharian sa kalibutan.

→ **Dios** nahimong atong Amahan pinaagi sa **ang Ginoong Jesu-Kristo**, busa, “ang gingharian sa atong **Ginoo** ug

Iyang **Kristo**” nagkahulogang “ang gingharian sa atong **Dios** ug Iya **Kristo**.”

† Kini gipadayag ngadto kang Simeon (usa ka matarong ug debotado nga tawo<sup>G444</sup> **sa Jerusalem**) pinaagi sa **ang Espiritu Santo** nga “dili unta siya makakita **kamatayon**, sa wala pa siya makakita **sa Ginoo** (kyrios) **Kristo** (o **Kristo sa Diyos**).”<sup>482</sup>

- Usab, si David (sa wala pa mokayab si Jesus sa langit) miingon, “**Ang Ginoo** miingon sa akong **ginoo**,”

→ nagpasabot “**Dios** miingon sa akong **Kristo** (Mesiyas).”

(Binuhatan 2:34 Kay si David wala mokayab sa langit:

apan siya nag-ingon sa iyang kaugalingon, **Ang Ginoo** (kyrios)<sup>G2962</sup> miingon sa akong **Ginoo** (kyrios),<sup>G2962</sup>

Lumingkod ka sa akong tuo nga kamot, hangtod nga himoon ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong tiil (Binuhatan 2:35)).

† Ang (ika-2) nga rapture harvest mahitabo sa diha nga ang (7th) trumpeta sa **Dios** hapit na mutingog (1Te 4:16-17).

*-Ang mga anak sa pagkabanhaw DILI makasinati ug KAMATAYON kay dili na sila MAMATAY*

- Ang termino nga “ang unang kamatayon” wala sa Bibliya sukad **ang Ginoong Jesus** nakadawat sa mga espiritu sa Iyang balaan nga mga santos. Ang mga pangasaw-onon ug ang balaan nga mga santos dili makasinati sa unang kamatayon ingon nga sila gibautismohan ngadto sa **Jesukristo** sa wala pa ang Iyang pag-anhi, ug sa ingon nangamatay na sila ngadto sa Iyang kamatayon (Rom 6:3-4) osa Iyang dili madunot ug mortal nga **lawas**, sa ingon usab sila mahisama sa Iyang pagkabanhaw (Rom 6:4-5).
- **Ang mga patay nga lawassa** balaan nga mga santos pakatulogon hangtud **ang pag-abot ni Ginoong Jesus** (Pin 22:20). Busa, ang kamatayon sa balaan nga mga santos kinahanglang sabton ingong “ang pagtangtang sa unodnong tabernakulo (o espiritu sa pagbiya sa daang tabernakulo. onga mao ang kasamtangang unodnong **lawas**, Binuhatan 7:59)” nga **ang Ginoong Jesu-Kristo** nagpakita kang Pedro (2Pe 1:14).<sup>483</sup> Busa, bisag patay na sila, mabuhi pa sila, busa ang bisan kinsa nga buhi ug motuo kaniya “**dili gayud mamatay**” (Juan 11:26).
- **Kristo** kinahanglan maghari hangtod mabutang niya ang tanan niyang mga kaaway sa ilawom sa iyang mga tiil (1Co 15:25), apan **Kristo** “nakadaog” na kanila pinaagi sa Iyang kamatayon (Heb 2:14) ug ang pagkabanhaw, mao usab ang imong buhaton **AYAW NA MAMATAY** kon motuo ka niini **kamatuoran** ug mabuhi **sa Kristo**.

<sup>481</sup>Nakuha gikan sa Pin 4:8.

<sup>482</sup>Video 8. “(Before Passover) Jesus gikan sa bata nga lalaki ngadto sa Ginoo.” [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child-sa-ginoo/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child-sa-ginoo/).

<sup>483</sup>Video 42. “5. Trumpeta.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-the-feasts-of-the-lord-5-trumpets/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-the-feasts-of-the-lord-5-trumpets/).

- **Ang kataposang kaaway** mao ang kamatayon ([1Co 15:26](#)), ug ang usa nga adunay gahum sa kamatayon ([Heb 2:14](#)) mao ang Yawa. **Ang Anak sa Dios (Kristo)** gipadayagto laglaga ang yawa nga adunay gahum sa kamatayon, aron ang yawa itambog ngadto sa linaw nga kalayo pinaagi sa **Dios** atubangan sa hukom sa puting trono.<sup>484</sup>

[1Ju 3:8](#) *Ang nagabuhat ug sala iya sa yawa; kay ang yawa nagpakasala sukad pa sa sinugdan. Alang niini nga katuyoan ang Anak sa Dios (Kristo) gipadayag, aron iyang malaglag ang mga buhat sa yawa):*

**-Ang kataposan moabot**

[1Co 15:24](#) **Unya moabut ang katapusan,**<sup>G5056</sup> sa diha nga siya makatugyan na **ang gingharian ngadto sa Dios, bisanang amahan;**

*sa diha nga iyang gipaubos (gilaglag)<sup>G2673</sup>*

*tanang nga lagda (sugod)<sup>G746</sup> ug ang tanang awtoridad ug gahom.*

[1Co 15:25](#) *Kay siya kinahanglan nga maghari, hangtud nga mabutang niya ang tanang mga kaaway sa ilalum sa iyang mga tiil.*

[1Co 15:26](#) *Ang kataposang kaaway nga pagalaglagon<sup>G2673</sup> mao ang kamatayon.*

*(Heb 2:14) Busa tungod kay ang mga anak umalambit man sa unod ug dugo,*

*siya usab sa iyang kaugalingon sa ingon usab miambit niini;*

*aron pinaagi sa kamatayon iyang malaglag siya nga adunay gahum sa kamatayon, mao, ang yawa;)*

→ Amua **Ginoo** ug **Iya Kristo** nagpahiuli sa gingharian niini nga kalibutan, sa diha nga ang 2nd rapture sa balaan

ang mga santos mahitabo sa tingog sa ika-7 nga trumpeta.<sup>485</sup> Sa tingog sa **ang katapusan** (ika-7) **trumpeta**, ang

**ang mga patay pagabanhaw** dili madunot, ug kita mausab sa usa ka pagpamilok sa mata sa ika-2

pagbayaw.<sup>486</sup>

→ **Kristo** nabanhaw gikan sa mga patay, ug nahimong **ang unang mga bungsa** mga natulog.

Pinaagi sa Iyang kamatayon

ug pagkabanhaw, **Kristo** naghari ug magalaglag sa yawa nga adunay gahum sa kamatayon, ug **ang mga gingharian niini nga kalibutan** ihatod sa **Dios** ([Pin 11:15](#)), **unya moabot ang**

**kataposan**

([1Co 15:24](#)).

**-Ang pagkabanhaw sa mga patay**

→ Kini mao ang pagkabanhaw sa mga patay nga gisulti ni Marta kang Jesus, mahitungod sa iyang patay nga igsoon

Lazarus.

[Juan 11:24](#) *“Si Marta miingon kaniya (Jesus),*

*Ako nahibalo nga siya (ang namatay nga si Lazaro) mabanhaw pag-usab **ang***

**pagkabanhaw**

*sa **ang kataposang adlaw.**”*

→ Bisan tuod si Marta mihisgot **Hesus** ingon **ang Ginoo** ([Juan 11:21](#)), iya lang gi-

acknowledge **Hesus**

ingon nga Anak sa Tawo (**ang mga logo**) lamang, ug dili ingon **ang Anak sa Dios** nga

mianhi usab

<sup>484</sup>Tan-awa ang "[Pin 20:9-10](#)) *Ang yawa gitamboq ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre.*"

<sup>485</sup>Tan-awa ang "[Pin 11:14](#)) *Ang katapusan sa ika-2 nga kaalaotan (Ang misteryo sa Dios natuman sa diha nga ang ika-7 nga trumpeta hapit na motingog).*"

<sup>486</sup>Ibid.

**sa gahum, ug sa Espiritu Santo.**<sup>487</sup>

→ Mao kini ang hinungdan **Hesus** miingon kaniya,

**“Ako mao ang pagkabanhaw, ug ang kinabuhi:**

(a) **siya nga misalig kanako, bisan siya patay na, apan siya mabuhi:**

(b) **Ug bisan kinsa nga buhi ug nagasalig kanako dili na gayud mamatay.**

**Nagatoo ka niini?** (Juan 11:25-26)<sup>488</sup>

➤ (a) Ang namatay nga igsoon ni Marta nabuhi pag-usab human siya miingon,

**“Ginoo: Nagatoo ako nga ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa Dios, nga kinahanglan**

**ang kalibutan.”**

→ Bisan tuod patay na si Lazaro, siya nabuhi ug gibuhian gikan sa lubnganan kanus-a **Hesus** misinggit sa makusog nga tingog, and miingon, **“Lazarus, umari**

mosulod

ka” (Juan 11:43).

*Sa wala pa ang pagkabanhaw sa mga patay*<sup>489</sup>

- Ang kamatayon naghari gikan kang Adan hangtod kang Moises, busa ang

*mga lawas nga gipakatulog*

*sa panahon sa paghari sa kamatayon didto sa sirado nga lubnganan*<sup>G3419</sup>  
(Mat 27:52, Rom 5:14).

*Human sa pagkabanhaw sa mga patay*

- Ang mga lawas sa mga anak sa gingharian nanggula gikan sa lubnganan.<sup>G3419</sup>

➤ (b) Tungod kay si Marta mituo **Hesus** ingon **ang Ginoo, ang Kristo, ug ang Anak sa Dios** sa wala pa siya makatilaw sa kamatayon, siya makatilaw **dili gayud mamatay.**<sup>490</sup>

**-Ang Ginoo** (kyrios) amua **Dios** (theos) = usa **Ginoo** (kyrios)

Mar 12:18 Unya miduol kaniya ang mga Saduceo, nga nagaingon nga walay pagkabanhaw; ug sila nangutana kaniya (Jesus), nga nagaingon,

Mar 12:19 Agalon,<sup>G1320</sup> Si Moises nagsulat kanamo: Kong ang igsoon sa usa ka tawo mamatay, ug biyaan ang iyang asawa,

ug ayaw pagbilin ug mga anak, aron ang iyang igsoon mangasawa sa iyang asawa, ug magpatubo ug binhi<sup>G4690</sup> ngadto sa iyang igsoon.

Mar 12:20 Karon dihay pito ka mga magsoon: ug ang nahauna nangasawa, ug namatay nga walay kaliwat.

Mar 12:21 Ug ang ikaduha nangasawa kaniya, ug namatay, ug wala magbilin ug kaliwat;

Mar 12:22 Ug ang pito nangasawa kaniya, ug walay gibilin nga kaliwat: sa katapusan sa tanan namatay usab ang babaye.

Mar 12:23 **Sa pagkabanhaw** busa, sa diha nga sila mahimo **pagbangon,**

kang kinsa man siya maasawa nila? kay ang pito nakapangasawa kaniya.

Mar 12:24 Ug si Jesus mitubag ug miingon kanila,

Busa dili ba kamo masayop,

tungod kay kamo wala mahibalo sa mga kasulatan, ni sa gahum<sup>G1411</sup> sa **Ginoo**<sup>G2316</sup>?

Mar 12:25 Kay sa diha nga sila mabanhaw gikan sa mga patay, sila dili makapangasawa, ni makapamana; kondili sama sa mga manolonda sa langit.

Mar 12:26 Ug mahitungod sa mga patay, nga sila mabanhaw:

wala ba kamo makabasa sa basahon ni Moises, giunsa sa Dios sa sapinit<sup>G2316</sup> misulti kaniya,

nga nag-ingon,

<sup>487</sup>Refer sa 1Te 1:5.

<sup>488</sup>Para sa dugang nga mga detalye, tan-awa ang “<Ang adlaw ni Kristo>” gikan sa kapitulo 20.

<sup>489</sup>Nakuha gikan sa “Pin 3:12.”

<sup>490</sup>Para sa dugang nga mga detalye, tan-awa ang “<Ang adlaw ni Kristo>” gikan sa kapitulo 20.

Ako mao ang Dios ni Abraham, ug ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob?<sup>491</sup>  
Mar 12:27 Dili siya ang Diyos<sup>G2316</sup> sa mga patay, apan **ang Dios**<sup>G2316</sup> **sa ang buhi**: busa kamo nasayup ug daku.  
Mar 12:28 Ug miabut ang usa sa mga escriba, ug sa pagkadungog nila nga nanaglantugi, ug sa hingkit-an niya nga maayo ang iyang pagtubag kanila, nangutana kaniya, Nga mao ang unang sugo sa tanan?

- Ang mga Saduceo (wala motuo sa pagkabanhaw)

- **Ang mga Saduceo** moingon nga walay pagkabanhaw, ug sila mitawag **Hesus** “Magtutudlo<sup>G1320</sup> (ang usa nga ilansang sa krus),” nga nagpasabot nga sila “wala motuo niana **Hesus** mosaka ngadto sa iyang **Amahan** human sa iyang paglansang sa krus.” Nakat-onan nila kana **Dios** mao ang Dios ni Abraham, Isaac, ug Jacob. Bisan pa niana, wala sila mobasa sa mga kasulatan uban sa Espiritu sa buhi nga Dios diha sa unod nga mga papan sa kasingkasing, kondili gibasa kini nga gisulat sa tinta diha sa mga papan nga bato (2Co 3:3) ug gilimod ang pagkabanhaw isip resulta.

**Dios** ('Elohim)<sup>H430</sup> misaad kang Abraham nga Siyamagatukod ug walay katapusan nga pakigsaad human sa binhi ni Abraham<sup>H2233</sup> (nga mao **Kristo**, Gal 3:16) alang sa usa ka walay katapusan nga pagpanag-iya sa tibuok yuta sa Canaan diin siya nagdumuloong ug siya mahimong ila **Dios** ('Elohim)<sup>H430</sup> (Gen 17:3-8). Kini nga pakigsaad sa saad dili mapapas ingon nga kini gipamatud-an kaniadto ni **Dios** (theos)<sup>G2316</sup> sa **Kristo** (Gal 3:17, 2Co 5:19).

Apan, ang mga Saduceo wala makakita **Hesus** ingon **Kristo** ug sa ingon dili makapahayag **Jesukristo** ingon ilang "**Ginoo**," so among **langitnon Amahan** dili ilang Amahan ni ilang Dios.<sup>492</sup>

Mar 12:29 Ug **Hesus** mitubag kaniya, Ang una sa tanang mga sugo mao, Patalinghugi, **O Israel; ang Ginoo** (kyrios)<sup>G2962</sup> **amua**<sup>G2257</sup> **Dios** (theos)<sup>G2316</sup> **usa ra Ginoo** (kyrios).<sup>G2962</sup>

Mar 12:30 Ug ikaw **gugmaang Ginoo**<sup>G2962</sup> imong **Dios**<sup>G2316</sup> sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna, ug sa bug-os mong kusog: kini mao ang nahaunang sugo.

Mar 12:31 Ug ang ikaduha sama sa, nga mao kini, ikaw **gugmaimong silingan sama sa imong kaugalingon**.

Wala nay laing sugo nga labaw pa niini.

Mar 12:32 Ug ang escriba miingon kaniya,

Bueno, Magtutudlo, nagsulti ka sa tinuod: kay adunay usa **Dios**.<sup>G2316</sup> ug walay lain gawas kaniya:

Mar 12:33 Ug sa paghigugma kaniya sa tibuok kasingkasing, ug sa tibuok nga pagsabot,

ug sa tibuok kalag, ug sa tibuok nga kusog, ug sa paghigugma sa iyang silingan sama sa iyang kaugalingon,

labaw pa sa tanang mga halad-nga-sinunog ug mga halad.

Mar 12:34 Ug sa pagkakita ni Jesus nga mitubag siya nga maalamon, miingon siya kaniya,

Dili ka layo sa **ang qingharian sa Dios**. Ug human niadto walay tawo nga nangahas sa pagpangutana kaniya sa bisan unsang pangutana.

- **Ang Espiritu Santo** nagpadayag sa matarong nga nasod sa Israel nga **Jesus** mao ang **Kristo** sa **Ginoo** (Luk 2:26), ug kanaang **Ginoo** "amua" **Dios** maoy "usa **Ginoo**." **Ang Ginoong Dios** nagtumong sa "**ang Ginoong Jesu-Kristo**" kinsa nahimong "**ang Ginoo**" ug nakita sa yuta tungod sa **Dios** katawhan human madawat sa Israel **Jesukristo** ingon ilang "**Ginoo**" 2Co 6:17 "Gumula kamo gikan kanila, ug magpalain kamo, nagaingon **ang Ginoo**."

<sup>491</sup>Video 17. "3. Mga unang bunga." [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-first-fruits-the-house-of-the-lord-god/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-first-fruits-the-house-of-the-lord-god/).

<sup>492</sup>Ibid.

→ Busa, kinahanglang higugmaon nato **ang Ginoomua Dios** (*Jesukristo amua Gino*), tumana ang Iyang tingog, ug unong ngadto Kaniya: kay ato siya **kinabuhi**, ug ang gitag-on sa among mga adlaw: aron kami makapuyo sa yuta<sup>H127</sup> nga **ang Gino**<sup>H3068</sup> nanumpa sa atong mga amahan, kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, sa paghatag kanila ([Deu30:20](#)). Ug tiyang **Kristo** mao ang atong **kinabuhi** ([Col3:4](#)).

- Sa [Mar 12:29](#) apan, timan-i nga **Hesus** wala moingon, "Iya **Gino**" ingon "Iya o imo" **Dios**, apan "amon," nga nagpaila nga Iya **Dios** mao ang **ang amahan** sa nasod sa Israel (nga mituoni **Jesus** pagkayab ngadto sa Iyang **Amahan**), nga nagtumans sa **Dios** saad kang Abraham, "Siya mahimong ila **Dios** sa tibuok yuta sa Canaan diin sila mga langyaw" ([Gen 17:8](#)).<sup>493</sup>

➤ Busa, unsa ang gipasabut sa "**ang Ginoomua Dios** sa ra **Gino**"?<sup>494</sup>

[2Co 5:18](#) Ug ang tanan nga mga butang kay sa <sup>G1537</sup> **Dios**, nga nagpasig-uli kanato ngadto sa iyang kaugalingon pinaagi sa <sup>G1223</sup> **Jesukristo**, ug naghatag kanamo sa bulohaton sa pagpasig-uli;

[1Co 8:6](#) Apan alang kanamo adunay usa lamang **Dios, ang amahan**, sa <sup>G1537</sup> kinsa ang tanan nga mga butang, ug kami sa <sup>G1519</sup> siya;

ug usa **Ginoong Jesukristo**, pinaagi sa <sup>G1223</sup> kinsa ang tanan nga mga butang, ug kami pinaagi sa <sup>G1223</sup> siya.

- Sa [Rom 7:25](#), nagpasalamat si apostol Pablo **Dios** pinaagi sa "**Jesukristo amua Gino**." Dugang pa, si Pablo nagpahayag nga "ang tanang butang iya sa usa **Dios, ang amahan**, tungod kay ang tanan nga mga butang usa ra **Ginoong Jesukristo**." Buot ipasabot, kita (sa) usa **Dios** (ni) "usa **Ginoong Jesukristo**": Alang kanamo adunay usa lamang **Dios, ang amahan**, (kang) kang kinsa ang tanang mga butang, ug kita (diha) kaniya; ug usa **Ginoong Jesukristo**, (pinaagi) kang kinsa ang tanang butang, ug kita (pinaagi) kaniya" ([1Co 8:6](#)).
- Ang awthag ni Pablo "sa pagpasalamat sa **Dios** (sa ngalan sa) among **Ginoong Jesukristo**" ([1Co 15:57](#), [Efe 5:20](#)) adunay usa ka mahinungdanon nga kahulogan, tungod kay ang mga ngalan "**ang GINOONG Dios**," "**ang Ginoong Jesu-Kristo**," ug "**Dios**," ang tanan nahuyon sa unsa **Hesus** miingon sa [Juan 10:30](#), "**Akoug ang akong Amahan** usa ra."
- Kung ang tanan nga mga butang (sa) "**ang Dios nga Amahan**," kinsa "**ang Gino**"<sup>G2962</sup> sa langit ug yuta ([Mat 11:25](#)), ug kung **ang Gino** (**Yahweh**) **Dios** (**'ēlōhīm**) nagbuhat sa yuta ug sa langit ([Gen 2:4](#)), ug kon kita mga anak ni **Dios** ([Rom 8:14](#)), ang ngalan "**Yahweh**" wala magtumong lamang sa "**ang Ginoong Jesu-Kristo**." Kay **Dios** nagpasig-uli kanato ngadto sa Iyang kaugalingon pinaagi sa **Jesukristo** ([2Co 5:18](#)), tanan nga mga butang nga (sa) **Dios nga Amahan**, mianhi kanamo (ni) **ang Ginoong Jesu-Kristo**. Busa, kita (sa) **ang Amahan nga Diyos** (pinaagi sa) **ang Ginoong Jesu-Kristo** uban sa gugma sa **Dios** ug ang panag-ambit sa **ang Espiritu Santo** ([1Co 8:6](#), [2Co 13:14](#)).

-**Ang pag-ampo ni Jesus ngadto sa Iyang Amahan sa langit** (Ang ngalan sa **GINOONG DIOS**)

† **Jpag-ampo ni esumahimonguna sa paghuman sa buluhaton nga gihatag sa Diyos**

[Juan 17:1](#) Kini nga mga pulong (mga butang)<sup>G5023</sup> misulti **Hesus**, ug miyahat sa iyang mga mata ngadto sa langit, ug miingon,

<sup>493</sup>Video 21. "Kasugtanan, gawas nga sirkunsisyon, sulod nga sirkunsisyon,"

ug Video 37. "Ang uma sa dugo (Usa ka pagpanag-iyay) & Gipalit ka sa usa ka bili (usa ka kadungganan)."

<sup>494</sup>Refer sa [Pin 4:8](#).



**Amahan**, ang takna miabut na; himayaa ang imong Anak, aron ang imong Anak usab maghimaya kanimo.

[Juan 17:2](#) Ingon nga imong gihatag kaniya ang gahum (**awtoridad**)<sup>G1849</sup> tapos na **tanang unod**, aron siya maghatag ug kinabuhing dayon sa tanan nga imong gihatag kaniya.

[Juan 17:3](#) Ug kini mao ang **kinabuhing dayon**, aron sila mahibalo **kanimo** **ang buqtong tinuod Dios**, ug **Jesukristo**, nga imong gipadala.

- **Lwalay Katapusan**

Si Jesus miyahat sa Iyang mga mata ngadto sa langit ug miingon, "**Amahan, niabot na ang takna, himayaa ang imong Anak, aron ang imong Anak maghimaya usab kanimo**". God naghatag sa Iyang Anak ug awtoridad ibabaw sa tanang unod, nga mao **Jesukristo** (ang Ginoo nga nahimong atong Diyos, **Dios sa tanang unod**).<sup>495</sup> **Kinabuhi nga Walay Katapusan** mao ang pagkahibalo pinaagi sa **Jesukristo** nga Iyang **Amahan** mao ra ang tinuod **Dios** ug nga Iyang gipadala ang Iyang Anak **Jesukristo** aron maluwas ang kalibutan ([Juan 12:47](#)).<sup>496</sup>

[Juan 17:4](#) Gihimaya ko ikaw dinhi sa yuta (sa yuta):<sup>G1093</sup>

Natapos ko na ang buluhaton nga ginhatag mo sa akon nga himuon.

- **Ang Rhema**

**Dios** gipadala ang mga logo ngadto sa mga anak sa Israelsa pagtudlo niana **Jesukristo** mao ang **Ginoo** sa tanan ([Binuhatan 10:36](#)).

**Ang rhema** gihatag sa **Dios** pinili nga mga saksi nga nagpadayon sa pagkaon ug pag-inom uban **Jesukristo** sa **Nasareth** human Siya nabanhaw gikan sa mga patay.<sup>497</sup> Bisan kinsa nga motuo sa Iyang ngalan makadawat og kapasayloan sa mga sala, ug ang gasa sa Espiritu Santo mahulog sa tanan nga makadungog niini, lakip sa mga Gentil.<sup>498</sup>

- **Ang mga logo ug ang rhema Sa kataposang mga adlaw**

Kinahanglan nimong hinumdoman **ang rhema** gipamulong pinaagi sa balaan nga mga propeta ug sa mga sugo nga gipamulong sa mga apostoles sa Ginoo ug Manluluwas, kinsa nahinumdom kaninyo sa ilang mga pag-ampo sa gabii ug sa adlaw nga walay paghunong sa pagkutaw sa inyong putli nga mga hunahuna sa paghinumdom.<sup>499</sup> Sa kataposang mga adlaw, ang mga nagasunod sa ilang kaugalingong mga pangibog (mga mayubiton) magaingon, Hain na ang saad sa pag-abot sa Ginoo? Sila mao kadtong wala maglakaw diha sa Espiritu kondili sa mga kailibgon sa unod mao ang mga mayubiton. Busa, ang karon nga kalibutan (**ang mga logo**) nga ilang nakita karon sa ilang natural nga mga mata gihimo lamang sa mga butang nga makita. Para makadungog **ang rhema**, ang lugas sa **mga logo** kinahanglan mahulog sa yuta ug mamatay aron mamunga ug daghan ([2Pe 3:1-4](#)).<sup>500</sup>

**Ang mga logo** mao sa sinugdan, ug **ang mga logo** uban sa **Dios**, ug **ang mga logo** "kadto" **Dios** ([Si Jhn 1:1](#)). Apan ang mga mayubiton walay alamag niini **mga logo sa Dios**, ang mga langit sa karaang panahon, ug ang yuta nagbarog gikan sa tubig ug diha sa tubig duol **ang mga logo sa Dios**. Diin ang karaang langit ug ang yuta giawas sa tubig ug nangawala. Apan ang karon nga mga langit ug yuta (ang kalibutan) pareho ra **mga logo** (sukad sa sinugdanan), ug kini gitipigan ug gitagana

---

<sup>495</sup>Refer sa [Pin 3:14](#).

<sup>496</sup>Para sa mga detalye sa kahulogan sa "**niabot na ang takna**," hisgoti ang [Pin 6:6](#), o Video 29. "Miabot na ang takna." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-passover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-passover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/).

<sup>497</sup>Tan-awa ang "[Figure 11-b]," o Video 34. "Ang rhema para sa pinili nga mga saksi sa Dios."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/).

<sup>498</sup>Video 34. "Ang rhema para sa pinili nga mga saksi sa Dios."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/).

<sup>499</sup>Para sa mga detalye bahin sa kamahinungdanon sa pagkutaw sa inyong putli nga mga hunahuna sa paghinumdom, tan-awa Video 13. "Ang pulong (logos & rhema)." [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

<sup>500</sup>Video 29 ug video 13. "Ang pulong (logos & rhema)."

[www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

ngadto sa kalayo alang sa adlaw sa paghukom ug sa kalaglagan sa dili diosnon nga mga tawo ([2Pe 3:5-6](#)).<sup>501</sup>

- **Pagsaligkinahanglan nga moabut, aron masabtan ang rhema sa Dios**  
Kini mao ang pinaagi sa **pagsalig** nga atong nasabtan nga ang mga kalibutan (ang langit ug ang yuta) gihimo nga hingpit pinaagi sa **ang rhēma sa Diyos**. Ang kalibutan nga atong nakita karon mao **ang mga logo**,<sup>G3056</sup> nga wala hinimo sa mga butang nga makita, apan kini gitipigan, gitagana ngadto **kalayo** batok sa adlaw sa paghukom ug sa kapildihan sa dili diosnon nga mga tawo. Human moabot ang pagtuo, wala na kita ilalom sa magtutudlo ([Gal 3:25](#), o ilalom sa langit ug sa yuta), apan kita mahimong **ang mga anak sa Dios** pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus ug himoong hingpit pinaagi sa **ang rhema sa Dios** ([Heb 11:3](#), [2Pe 3:7](#)).<sup>502</sup>
- **Sa unsang paagi moabot ang pagtuo?**  
Ang gingharian sa Dios wala diha **mga logo** lamang, apan sa **ang rhēma sa Diyos**, ug ang pagtuo moabot pinaagi sa pagpaminaw **ang rhema sa Dios**, nga anaa sa **ang gahum sa ang Espiritu Santo** ([Rom 10:17](#)).<sup>503</sup>
  - Apan, **ang Espiritu Santo** wala pa gihatag ngadto sa mga Judio sa wala pa si Jesus gihimaya ([Juan 7:39](#)). Apan ang takna miabot na, ug si Jesus nag-ampo sa Iyang Amahan nga Siya naghimaya Kaniya sa yuta. **Apan nganong sa yuta?**
  - **Ang GINOONG Dios** ibutang ang panag-away tali sa binhi sa bitin ug sa babaye sa tinunglo yuta, ug ang panngagikan lamang sa uma ang hinungdan nga si Adan mahimong abog sa pagbalik ngadto sa tinunglo nga yuta.<sup>504</sup> Sa laing pagkasulti, gidala ni Jesus ang mga tinungloyutasa himaya.
- **tiil ni Jesus**<sup>505</sup>  
Ang posisyon sa mga tiil nagpakita kon ang usa nagbarog sa tinunglo o balaang yuta. Sa dihang si Jesus mianhi sa kalibutan, Siya mipadayon <sup>G1909</sup>yuta <sup>G1093</sup>nga gitunglo.<sup>506</sup> Apan, sa dihang si Jesus namatay samtang nagbitay sa usa ka kahoy human gilansang sa krus, ang Iyang mga tiil wala makahikap sa tinunglo nga yuta <sup>G5476</sup>kay naa sila sa ibabaw sa yuta ([Binuhatan 5:30](#)).  
→ Ang paglansang ug pagpatay kang Hesus ([Binuhatan 5:30](#)) mga simbolo sa **kinabuhi** nga gipatay sa kahoy sa **kahibalo sa maayo ug daotan**, nga mao ang balaod. Busa, ang balaod nagtumong sa kahoy sa **kahibalo sa maayo ug daotan** nga walay kinabuhi ug kadtong walay kinabuhi ubos sa balaod ug sa ingon gitunglo, "Tinunglo ang matag usa nga gibitay sa usa ka kahoy" ([Gal 3:13](#)).
  - Busa, "Tinunglo ang tanan nga gibitay sa usa ka kahoy" ([Gal 3:13](#)) nagpasabot  
→ **"kadtong nagbitay sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan nailalom sa usa ka balaod ug busa gitunglo."**
- **Simon** (Ang amahan ni Judas Iscariote, ang kaaway, [Si Jhn 12:4](#))  
Si Judas Iscariote (ang sagbot = ang mga anak sa daotan, ang yawa (ang kaaway mao ang magpupugas),

---

<sup>501</sup>Video 44. "(The logos & the rhema) Sa kataposang mga adlaw (2 Pedro 3) 1/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>502</sup>Video 42, "5. Trumpeta." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-the-feasts-of-the-lord-5-trumpets/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-the-feasts-of-the-lord-5-trumpets/).

<sup>503</sup>Video 14. "Paghinulsol, Bautismo ug Espiritu Santo." [www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/).

<sup>504</sup>Video 23. "Ang tinapay, Ang mana, ug ang tinago nga mana." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/).

<sup>505</sup>Video 10. "Mga usa ka tuig sa wala pa ang "Pista sa Paskuwa." [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-passover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-passover/).

<sup>506</sup>Video 19. "Ang yuta ug ang yuta." [www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/).

[Mat 13:38-39](#)).

→ Ang balaang yuta<sup>H127</sup> ni Jesus nahimong dunot tungod kay si Judas Iscariote (ang kaaway, ang magbudhi) didto sa balaang yuta diin didto si Jesus ([Exodo 3:5](#), [Si Jhn 12:4](#)).

→ Sa dili pa ibayaw ang mga tiil ni Jesus gikan sa tinunglo nga yuta agig pangandam alang sa paglansang sa Iyang krus, kinahanglan

Hugasan siya aron ipresentar siya sama sa usa ka karnero nga walay buling ([1Pe 1:19](#)).

→ Busa, sa pagsulod ni Jesus sa balay ni Simon (ang kaaway), ang babaye (ang makasasala) nanghugas.

Iyang mga tiil.

Sa diha nga ang yuta<sup>H127</sup> gitunglo ni Yahweh<sup>H3068</sup> Dios<sup>H430</sup> ([Gen 3:17](#)), ang kalibutan<sup>H776</sup> nawala ang iyang

gabon<sup>H108</sup> ug ang sala misulod sa kalibutan ([Rom 5:12](#)). Kay ang sala misulod pinaagi sa tinunglo nga yuta sa uga nga yuta, Kristo Jesus mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala ([1Ti 1:15](#)) gikan sa

ang tinunglo nga yuta (o gikan sa lubnganan nga gibutang sa mga kilid sa gahong, [Sal 30:3](#)) ([Eze 32:23](#)).

Busa, ang kahulogan sa “Paanhia ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot sa yuta,<sup>G1093</sup> ingon nga kini anaa sa langit

([Mat 6:10](#))” kinahanglang hubaron sama sa mosunod:

→ Ang Ginoo (<sup>H136</sup>’ādōnāy) DIOS (<sup>H3069</sup>y<sup>a</sup>hōvâ) nagapabangon sa mga makasasala gikan sa ilang mga lubnganan

pagdalasa Dios katawhan sa Israel ([2Sa 7:23](#)) ngadto sa balaang yuta sa Israel ([Eze 37:12](#)), aron mahimo

sila ang unang mga bungasa Hmoabot na ([1Co 15:23](#)).<sup>507</sup> Ang atong Ginoo ug Iyang Kristo nagpahiuli sa

gingharian sa kalibutan alang sa Iyang katawhan sa wala pa ang tingog sa ikapitong trumpeta ([Pin 11:15](#)).

(Wala nila tawga ang ilang amahan sa yuta tungod kay ang Amahan sa unang mga bunga ni Kristo anaa langit, [Mat 23:9](#)).

➤ Karon, sabta ang uban Ang pag-ampo ni Jesus ngadto sa Iyang Amahan sa Langit

- Ang mga disipulo nga nagtipig sa mga logo sa Dios, gihatagan sa rhema sa Dios

[Juan 17:5](#) Ug karon, O Amahan, himayaon ikaw ako (Hesus) uban sa imong kaugalingon uban sa himaya nga ania kanako uban kanimo sa wala pa ang kalibutan.

[Juan 17:6](#) Ako nagpadayag imong ngalan sa mga lalaki<sup>G444</sup> (ang mga disipulo, [Juan 16:29](#))

nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan: imo sila, ug ikaw naghatag kanila kanako; ug gituman nila ang imong pulong (mga logo).<sup>G3056</sup>

[Juan 17:7](#) Karon sila nahibalo nga ang tanang mga butang nga imong gihatag kanako, gikan kanimo.

[Juan 17:8](#) Kay gihatag ko kanila ang mga pulong (ang rhema)<sup>G4487</sup> nga imong gihatag kanako;

ug sila midawat kanila, ug nasayud gayud niana gikan ko nimo,

ug sila adunay mituon ga ikaw nagpadala kanako.

[Juan 17:9](#) Ako nag-ampo alang kanila:

Ako wala mag-ampo alang sa kalibutan, kondili alang kanila nga imong gihatag kanako; kay sila

imo man.

[Juan 17:10](#) Ug ang tanan nga ako imo, ug ang imo ako; ug Ako gihimaya sa<sup>G1722</sup> sila.

---

<sup>507</sup>Ibid.

- Balaan nga Amahan, Balaang Anak usa ra

[Juan 17:11](#) Ug karon wala na ako sa kalibutan, apan kini sila ania sa kalibutan, ug ako moanha kanimo. [Santo Papa](#), tipigi pinaagi sa imong kaugalingong ngalan kadtong anaa kanimo

**gihatag kanako**, aron sila mahimo **sa usa ka**, ingon kita.

[Juan 17:12](#) Samtang ako uban pa kanila sa kalibutan, gibantayan ko sila sa imong ngalan: **kadtong imong gihatag kanako gibantayan ko**, ug walay usa kanila nga nawala, kondili ang anak sa kapildihan; aron ang kasulatan matuman.

- Balaang Amahan, Balaang Anak, ug Balaang Anak usa ra

[Juan 17:13](#) Ug karon mianhi ako kanimo; ug kining mga butanga akong gisulti sa kalibutan, aron sila makabaton sa akong kalipay nga matuman diha sa ilang mga kaugalingon.

[Juan 17:14](#) Gihatag ko kanila ang imong pulong (**mga logo**);<sup>G3056</sup> ug ang kalibutan nagdumot kanila, kay sila dili iya sa kalibutan, maingon nga ako dili iya sa kalibutan.

[Juan 17:15](#) Wala ako mag-ampo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kondili nga imo silang bantayan gikan sa dautan.

[Juan 17:16](#) Sila dili iya sa kalibutan, maingon nga ako dili iya sa kalibutan.

[Juan 17:17](#) [Magbalaan](#) kanila pinaagi sa imong [kamatuoran](#): imong pulong (**mga logo**)<sup>G3056</sup> **mao ang kamatuoran**.

[Juan 17:18](#) Ingon nga gipadala mo ako sa kalibutan, bisan pa niana gipadala ko usab sila ([ang mga apostoles](#))<sup>508</sup> sa kalibutan.

[Juan 17:19](#) Ug alang kanila gibalaan ko ang akong kaugalingon, aron sila usab mabalaan pinaagi sa ([sa](#))<sup>G1722</sup> **ang kamatuoran**.

[Juan 17:20](#) Ni nag-ampo ako alang niini lamang, kondili alang usab kanila nga motoo kanako pinaagi sa ilang pulong (**mga logo**);<sup>G3056</sup>

[Juan 17:21](#) Nga sila tanan mahimo **sa usa ka**; ingon ikaw, [Amahan](#), [artesa akoa](#), ug [Ako diha kanimo](#), aron sila usab mahimo **sa usa ka sa ato**: aron ang kalibutan mahimo **motuo** nga **ikaw nagpadala kanako**.

[Juan 17:22](#) Ug [ang himaya](#) nga imong gihatag kanako **Gihatagan ko sila**; nga sila mahimo **sa usa ka**, bisan ingon kita **sa usa ka**:

[Juan 17:23](#) **Ako sa kanila**, ug **ikaw kanako**, nga **silamahimong gihimo perpektosa Sa usa ka**; ug aron ang kalibutan mahimo **nahibalo** nga **ikaw nagpadala kanako**, ug nagdali **gihigugma** sila, ingon sa imong nahimong **gihigugma kanako**.

[Juan 17:24](#) **Amahan**, Buot ko nga sila usab, nga imong gihatag kanako, mahiuban kanako kon asa ako; aron sila makakita sa akong **himaya**, nga imong gihatag kanako: **kay gihigugma mo ako sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan**.

[Juan 17:25](#) **O matarong nga Amahan**, ang kalibutan wala makaila kanimo: apan ako nakaila kanimo, ug kini sila nakaila nga ikaw mao ang nagpadala kanako.

[Juan 17:26](#) Ug ako mipahayag ngadto kanila **imong ngalan**, ug ipahayag kini: nga **ang gugma** nga anaa kanimo **gihigugma kanako** mahimong anaa kanila, ug ako diha kanila.

→ **Ang amahan sa langit mahimong ang amahan sa mga nagbantaylyang mga logo, para kang kinsa sa Dios ngalan ipadayag.**

<sup>508</sup>Video 40. "4. Pentecostes." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-the-feasts-of-the-lord-4-pentecost/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-the-feasts-of-the-lord-4-pentecost/).

- Ang paggamit sa ngalan "[Ang GINOONG Dios](#)"

- Ang among paggamit sa ngalan nga "[ang GINOONG Dios](#)"usa ka deklarasyon nga kami ([ang mga anak sa Dios](#)) mao ang (sa) gugma sa [Amahan nga Diyos](#) (pinaagi sa) [ang Ginoong Jesu-Kristo](#):

**"Ang Ginoo nga atong Dios"**

Kita, isip Usa ka nasud sa [sa Dios](#) mga tawo,  
gugma [Dios](#) sa tibuok natong kasingkasing, sa tibuok natong kalag, sa tibuok natong hunahuna, ug sa  
tibuok natong kusog,

kay [Dios](#) unang nahigugma kanato ([1Ju 4:19](#)) ug gihatag ang Iyang bugtong Anak,  
aron dili kita mangawala kondili maanaa [kinabuhing dayon](#) pinaagi sa [ang Ginoong Jesu-Kristo](#).

(Ang unang sugo, [Mar 12:30](#))

Nahibal-an namon kana [ang Anak sa Dios](#) mianhi ug naghatag kanato ug pagsabot,  
mao nga kita (karon) nahibalo [Dios](#) kinsa ang tinuod; ug kami [sa \(Dios\)](#) kinsa ang tinuod, [salyang](#)  
[Anak Jesu Kristo](#),

[ang matuod nga Diyos](#) ug [kinabuhing dayon](#) ([1Ju 5:20](#)).

Tungod kay ang Amahan sa langit nagbalaan kanato [sa kamatuoran](#) pinaagi sa Iyang [Mga logong](#) diha sa  
Iyang [Anak](#) ([Juan 17:19](#)),

kita, nga gihatag sa Dios sa Iyang Anak, makauban sa Anak kon asa Siya,  
aron atong makita ang himaya sa Anak nga gihatag sa Dios Kaniya;

kay [Dios](#) nahigugma Kaniya sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan ([Juan 17:24](#)).

Kay [ang Logos](#) nahimong unod, ug mipuyo uban kanato,

Kita nakakita sa Iyang himaya, ang himaya ingon sa bugtong Anak sa Amahan, puno sa grasya ug  
kamatuoran ([Juan 1:14](#)).

Ang himaya nga gihatag sa Dios sa Iyang Anak, gihatag usab kanato pinaagi sa [ang Anak sa Dios](#) WHO  
gipadala kanato pinaagi sa [Dios](#),

aron kami [Sa usa ka sa Dios](#), bisan ingon [ang Anak sa Dios](#) ug [Dios](#) mga [Sa usa ka](#) ([Juan 17:21](#)).

Tungod kay ang Anak sa Dios ma [sa](#) kanato ug sa Dios [salyang](#) Anak, kita [gugma](#) atong silingan sama sa  
[atong kaugalingon](#) ingon nga mga anak sa Dios,

ug kita gihimo [perpektosa](#) [Sa usa ka](#).


(Ang ikaduhang sugo, [Mar 12:31](#))

Ania ang atong [gugma](#) gihimo [perpekto](#), aron kita makabaton ug kaisug sa adlaw sa paghukom:  
kay maingon nga Siya mao man usab kita niining kalibutana ([1Ju 4:17](#)).

Nagpasalamat kami sa [Dios](#), nga naghatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong [Ginoong](#)  
[Jesu Kristo](#)! ([1Co 15:57](#))

- [Sal 91:2-14](#) Btungod kay gusto nimo ako ([ang Ginoo](#), Yahweh), [ihatod ko nimo](#).  
Tungod kay nahibal-an nimo ang akong ngalan ([ang GINOONG Dios](#)),  
[Ibutang ko ikaw sa kahitas-an](#).

[Figure 11-b] Ang rhema para sa pinili nga mga saksi sa Dios<sup>509</sup>



<sup>509</sup>Video 34. "Ang rhema para sa pinili nga mga saksi sa Dios."

(Pin 11:17) Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan naghari

**Pin 11:17** Nga nagaingon, Nagapasalamat kami kanimo, O Ginoo (kyrios)<sup>G2962</sup> Dios<sup>G2316</sup> Labing Gamhanan,<sup>G3841</sup> nga (kinsa)<sup>G3588</sup> arte, ug kaniadto, ug arte sa umaabot; tungod kay imong gikuha alang kanimo (gikuha)<sup>G2983</sup> ang imong dakong gahom,<sup>G1411</sup> ug naghari ka.<sup>G936</sup>

☞ **Pin 11:17** Nag-ingon, “Nagapasalamat kami kanimo, O **Ginoong Dios nga Labing Gamhanan**, WHO **mao ang**, ug kinsa **mao**, ug kinsa **moabot na**, kay nakuha mo ang imong dakong gahom ug misugod sa paghari.”

→ Ang ngalan, "**Ginoong Dios nga Labing Gamhanan**," nagpasabot niana "**Dios** pinaagi sa ang **Ginoo** ug **Manluluwas Jesukristo** ang **Kordero** miikuha sa Iyang dakong gahom ug misugod sa paghari."<sup>510</sup>

- **Ang katapusan** (ika-7) trumpeta  
 1Co 15:51 Yari karon, ginapakita ko sa inyo ang isa ka tinago; Dili kitang tanan mangatulog, apan kitang tanan mausab,  
 1Co 15:52 Sa usa ka gutlo, sa usa ka pagpamilok sa mata, sa **ang katapusan nga trumpeta**: kay ang trompeta motingog,  
 ug ang mga patay pagabanhawon **dili madunot**, ug kita mausab.  
 1Co 15:53 Kay kini nga madunot kinahanglan isul-ob **pagkadili korapsyon**, ug kining mortal kinahanglang isul-ob **pagka-imortal**.  
 1Co 15:54 Busa sa diha nga kining madunot masul-ob na **pagkadili korapsyon**,  
 ug kining mamalasyon magasul-ob **pagka-imortal**,  
 unya mahitabo ang pulong nga nahisulat, Ang kamatayon gilamoy **kadaugan**.

→ Sa tingog sa **ang katapusan** (ika-7) **trumpeta**, ang madunot nga mga lawas magsul-ob sa pagkadili-madunoton aron ang mortal magsul-ob sa pagka-imortal. Ang mga patay pagabanhawon **dili madunot**, ug kita mausab sa ang pagpamilok sa mata.

- Apan walay usa nga nahibalo niadtong adlaw ug takna sa pag-anhi sa Anak sa tawo, bisan pa ang mga manolonda sa langit, apan ang Iyang Amahan lamang. Busa pagbantay kamo kay wala kamo mahibalo kon unsang orasa kamo **Ginoo** **moabot**.

(Pin 11:18) Ang kasuko sa Ginoong Dios nga Labing Gamhanan (Dios) & ang ganti

**Pin 11:18** Ug ang mga nasud (ang Gentil nga mga nasud)<sup>G1484</sup> nasuko, ug ang imong kaligutgut<sup>G3709</sup> niabot na, ug ang panahon sa mga patay, nga sila pagahukman,<sup>G2919</sup> ug nga ikaw magahatag ug balus sa imong mga alagad nga mga manalagna, ug sa mga santos (ang balaan nga mga santos),<sup>G40</sup> ug sila nga nangahadlok sa imong ngalan, gagmay ug dagku; ug kinahanglan nimong laglagon sila nga naglaglag sa yuta (sa yuta).<sup>G1093</sup>

☞ **Pin 11:18** Ug ang mga Gentil nga mga nasud nasuko, ug ang imong **kasuko** niabot na, Ug ang panahon sa mga patay, nga sila pagahukman, Ug kana kinahanglan nimo **ganti** Ang imong **mga alagad ang mga propeta** ug **ang balaan nga mga santos**, Ug sila nga nangahadlok sa imong ngalan, gagmay ug dagku, Ug kinahanglan nga laglagon kadtong naglaglag sa yuta.

<sup>510</sup>Tan-awa ang "(Pin 12:10-11) *Kaluwasan, qahom, ang qingharian sa atong Diyos, ang awtoridad ni Kristo sa Diyos miabot na.*"



→ Ang Gentil nga mga nasud nasuko ingon **ang kasuko sa Ginoong Dios nga Labing Gamhanan**<sup>511</sup> miabot, ug sila (ang mga patay) pagahukman.

- Apan ang mga alagad nga mga manalagna ug ang mga balaan pagabalusan.

- **Ang Kasuko sa Dios** (Ang dako ug makalilisang nga adlaw ni Jehova)

| The great and dreadful day of the LORD (Mal 4:5)   |  |  |
|--|--|--|
| <p>The wrath of<br/><b>the Lamb</b><br/>(Rev 6:17)</p>   | <p>The wrath of<br/><b>the Lord God Almighty</b><br/>(Rev 11:18)</p>   | <p>The wrath of<br/><b>God</b><br/>(Rev 15-16)</p>   |
| <p>The LORD of hosts promised to send <b>Elijah</b> the prophet before the coming of <b>the great and dreadful day of the LORD</b> (Mal 4:5), which is <b>the great day of the wrath of the Lamb</b></p> | <p>The Gentile nations are angry as <b>the wrath of God</b> has come, and they (the dead) will be judged. But the servants the prophets and the holy saints will be rewarded</p> | <p>The 1<sup>st</sup> rapture harvest for the 144,000 (Rev 14:1-5) and the 2<sup>nd</sup> rapture harvest for the Holy saints (Rev 14:14-16) are completed before <b>The 7 vials of the wrath of God was poured out</b> (Rev 16)</p> |

- 3 nga matang sa **mga ganti**

- **Mat 10:41** Siya nga nakadawat ① **usa ka propeta**<sup>G4396</sup> sa ngalan sa **usa ka propeta** makadawat sa ganti sa propeta (suhol);<sup>G3408</sup> ug siya nga nagadawat ② sa **usa ka matarung nga tawo**<sup>G1342</sup> sa ngalan sa **usa ka matarong nga tawo**<sup>G1342</sup> makadawat sa **usa ka matarung nga tawo**<sup>G1342</sup> ganti (suhol).<sup>G3408</sup>
- **Mat 10:42** Ug bisan kinsa nga magapainum sa usa niining mga gagmay ug usa ka copa sa bugnawng tubig lamang ③ **sa ngalan sa usa ka disipulo**, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, siya dili gayud mawad-an sa iyang ganti.

➤ **Unsa ang kahulugan sa ganti ug giunsa nimo kini madawat?**

- **Bautismo** (βαπτίζω, bawtismo)<sup>G907</sup> nagpasabot sa paghinlo pinaagi sa pagtuslob o pagpaunlod, sa paghugas, sa paghinlo

**uban sa tubig**, manghugas sa kaugalingon, maligo. Ang Gingharian sa Dios wala diha **mga logolamang**, apan sa **rhema**

**Dios**, nga anaa sa gahum ug sa Espiritu Santo (1Th 1:5).

→ **Ang ganti** moabut human makadawat sa bunyag, ug ang katuyoan sa bunyag mao ang pagbaton sa atong lawas

**gibalaanug** gihinloan sa **ang rhema** (Efe 5:26).

**Buhat 1:8** Apan kamo makadawat ug gahum<sup>G1411</sup> human niana ang Espiritu Santo mikunsad kaninyo: ug kamo mahimong mga saksi kanako, sa Jerusalem, ug sa tibuok Judea, ug sa Samaria, ug hangtod (hangtod)<sup>G2193</sup> ang katapusan (katapusan)<sup>G2078</sup> bahin sa yuta.<sup>G1093</sup>

**1Th 1:5** Kay ang among Maayong Balita wala moabut kaninyo sa pulong (logos)<sup>G3056</sup> lamang, apan usab sa gahum,

ug sa Espiritu Santo.

→ **Mat 28:19** Busa panglakaw kamo, ug tudloi ang tanang kanasuran,

<sup>511</sup>Para sa dugang nga mga detalye bahin sa iyang kasuko, tan-awa ang "(**Pin 14:20**) **Ang dakong puq-anan sa bino sa kapungot sa Diyos**" ug "(**Pin 15:1**) **Ang kapungot sa Diyos (Ang 7 ka kataposang hampak).**"

**pagbunyag** kanila sa ngalan sa **ang amahan**, ug sa **ang Anak**, ug sa **ang Espiritu Santo**.

- Unsa ang buot ipasabut nga mahimong **gigantihan** sa ngalan sa ① **usa ka propeta**, ② **usa ka matarong**, ug ③ **usa ka disipulo**?  
([Mat 10:42](#))

① **Akon ngalan sa usa ka propeta**

[Mat 21:9](#) Ug ang mga panon sa katawohan nga nanag-una, ug ang nagasunod, nanagsinggit, nga nagaingon:

Hosanna sa **ang Anak ni David**:

*Bulahan siya nga mianhi sa ngalan ni **ang Ginoo** (kyrios);* <sup>G2962</sup> Hosanna sa kahitas-an.

[Mat 21:10](#) Ug sa pag-abut niya sa Jerusalem, ang tibook nga ciudad naukay, nga nagaingon: Kinsa ba kini?

[Mat 21:11](#) Ug ang panon sa katawhan (mga tawo) <sup>G3793</sup> miingon, Kini mao **Hesusang propeta** <sup>G4396</sup> **sa Nasaret sa Galilea**.

→ Sa diha nga si Jesus padulong na sa pagsulod sa Jerusalem, ang mga tawo mitawag Kaniya nga Anak ni David (ang Anak ni

**tawo**), ang mianhi sa ngalan sa **ang Ginoo** (kyrios). <sup>G2962</sup> Sa dihang misulod Siya **Jerusalem**, ang mga tawo nakakita **Hesusingon ang propeta sa Nasaret sa Galilea**.

• **Sa Kristo** <sup>512</sup>

- Gipatay sa mga tawo sa Israel ang Prinsipe sa kinabuhi, apan kami mga saksi kung giunsa **Dios** gipataas **Jesukristo sa**

**Nasaret** gikan sa mga patay. Sa among pagsulod **Kristo**, wala na mi kabalo **Kristo sa unod**. Kay **Dios** nakahimo **Kristo** nga mahimong sala alang kanato, kita nahimo **ang pagkamatarung sa Dios** diha Kaniya.

- Ang pagkahibalo sa tanan nga mga butang mao ang **Dios**, ug **Dios diha sa Kristo**, kita nakig-uli sa **Dios** pinaagi sa **Hesus**

kaugalingon, **Kristo**, ug **ang mga logos sa pakig-ulig** tugyan kanato. **Ang amahan** adunay kinabuhi sa Iyang

ug gihatag niya kini **ang Anak** nga adunay kinabuhi diha sa Iyang kaugalingon ug kita nahimong mga anak sa **Dios** gipangulohan sa Espiritu

**sa Ginoo, Kristo** mao ang atong kinabuhi, busa kita usab magpakita uban kaniya sa himaya inigpadayag na niya. <sup>513</sup>

• **Maayo nga butang** <sup>514</sup>

- Aduna bay maayo <sup>G18</sup> butanggikan sa Nazaret? Si Felipe miingon kaniya, Umari ka <sup>G2064</sup> ug tan-awa <sup>G1492</sup> ([Si Jhn1:46](#)).

- **Maayo** <sup>G18</sup> – Ang maayo nagtumong sa Diyos <sup>G2316</sup> ("walay **maayo** <sup>G18</sup> apan usa, nga mao, **Dios**" [Mar 10:18](#))
- **Dali** <sup>G2064</sup> – Ang pag-anhi nagpasabut nga "pagpakita"
- **Tan-awa** <sup>G1492</sup> – Ang pagtan-aw nagpasabot sa pagsabot pinaagi sa mga mata.

<sup>512</sup>Video 37. "Ang uma sa dugo (Usa ka pagpanag-iya)."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>513</sup>Video 46. "Ang Pagkabanhaw sa Kinabuhi." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/).

<sup>514</sup>Video 15. "Jesus of Nazareth & Jesus Christ of Nazareth." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/).

→ Busa, “Aduna bay maayong butang nga mogula gikan sa Nazaret?” mao anggihubad ingon sa mosunod:

**“Mahimobisan unsang gikan sa Dios, gikan sa Nazareth ug makita sa mga mata?”**

- Ug si Natanael miingon kang Jesus, "Rabi,<sup>G4461</sup> ikaw mao ang Anak sa Dios; ikaw ang Hari sa Israel."

(Si Jhn1:49)

- Ug si Jesus miingon kaniya, "Tungod kay ako miingon kanimo, Nakita ko ikaw sa ilalum sa kahoyng igera, mitoo ka ba?

makakita ka ug dagkung mga butang kay niini. Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo,

Ug unya makita ninyo<sup>G3700</sup> **bukas ang langit**, ug ang mga manolonda sa Dios nga nagasaka-kanaug

ang Anak sa tawo” (Juan 1:50-51).

*(Sa dihang si Maria Magdalena, ug si Maria nga inahan ni Santiago, ug si Salome miadto sa pagtan-aw kang Jesus pagkahuman*

*Ang iyang paglansang sa krus, ang nabanhaw nga Jesus wala sa lubnganan (Mar 16:1):*

***tan-awa ang dapit diin ilang gibutang siya (Mar 16:6).***

#### **Tiyang gingharian sa langit**

† **Hesugitawag** ang mga tinun-an sa dili pag-adto sa dalan sa mga Gentil, ug dili sa pagsulod sa bisan unsang lungsod sa mga Samarianhon (kay daghan sa mga Samarianhon niadtong lungsora ang misalig kaniya

tungod sa pulong sa babaye didto sa atabay, nga nagpamatuod, “Gisultihan niya ako sa tanan nga akong gibuhat”:

[Mat 10:5](#), [Si Jhn4:39-42](#)).

-Hinoon, si Jesus misulti sa mga disipulo sa pag-adto hinoon ngadto sa nawala nga mga karnero sa balay ni Israel

([Mat 10:6](#)), Pangita-on **mga makasasala** kinsa nanginahanglan **paghinulsol** ([Si Luk15:7](#)) ug iwali ang gingharian sa

**langit.**<sup>515</sup>

- **Ang gingharian sa langit** anaa sa kamotnagpasabot nga ang mga buta hapit na makadawat sa ilang mga panan-aw

aron makita ang Anak sa tawo (**ang mga logo**), ug bisan kinsa nga mosalig Kaniya makabaton sa kinabuhing dayon

(o ang mga logo diha kanila nahimong rhema) ug sila pagabanhawon sa kataposang adlaw,

[Si Jhn6:40](#)).<sup>516</sup>

- Oopangitaa **Hesussa Nasaret** nga kaniadto

-Gilansang sa Krus, Nabanhaw, Wala dinhi:

→ tan-awa ang dapit diin ilang gibutang siya ([Mar 16:6](#))

→ Kung gusto nimo makita **Hesussa Nasaret** (ang anak ni Jose nga gisulat ni Moises sa balaod ug sa **mga propeta**, [Juan 1:45](#)), basaha ang mahitungod Kaniya nga nahisulat sa Daang Tugon ug

pangitaa Siya didto.

† **Hesusingonang propeta** sa Nazaret sa Galileanagpasabot **Hesussa Nasaret** mao ang Anak ni **David**, **ang Anak sa tawo**.

<sup>515</sup>Video 35. “(Apostles) Disciples with Power and Authority.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

<sup>516</sup>Video 25. “Usa ka malisud nga panulti (The logos) & The works of God.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).

→ Busa, sa ngalan sa usa ka propeta nagkahulogang “sa ngalan sa Anak” ([Mat 10:41](#), [Mat 28:19](#)).

- † **Gidawat nimo ang Anak sa tawo (ang mga logo)** pinaagi sa bautismo sa ngalan ni **ang Anak**. Si Juan sa pagkatinuod nagbautismo sa bautismo sa paghinulsol ([Binuhatan 19:4](#)), mao nga kadtong nakadawat sa bautismo ni Juan mao lamang **gibunyagan** uban sa bautismo sa paghinulsol ug sa ingon wala sila makadungog sa Balaang Espiritu.

- Busa, kamo kinahanglan gayud nga mosalig sa usa nga mianhi sunod kang Juan, nga mao, sa **Kristo Jesus** ([Binuhatan 19:4](#)) ug magpabunyang sa ngalan ni **ang Ginoong Jesus**.<sup>517</sup>

→ Pinaagi sa paghinulsol nga gisundan sa bautismo sa ngalan sa Anak, imong madawat **ang**

**mga logo.**

## ② **Akon ngalan sa usa ka matarung**

- **Hesus** ingon **ang propeta** sa Nazaret sa Galilea nagpasabot nga **Hesus** sa Nazareth mao ang Anak ni Davido ang Anak sa tawo. Apan **Kristo** nga gikan sa kaliwat ni David, moabut sa ngalan sa **ang Ginoo** (kyrios), **ang Anak sa Dios**.

**Jesus Kristo** mao ang matarung<sup>G1342</sup> ([1Ju 2:1](#))

→ Busa, ang “sa ngalan sa usa ka matarung” nagkahulogang “sa ngalan sa **Jesukristo**” ([Mat 10:41](#), [Mat 28:19](#)).

Human ka mabunyang sa bautismo sa paghinulsol, tuhi **Kristo Jesus** ug magpabunyang diha sa ngalan sa **ang Ginoong Jesus**. Pinaagi sa bunyang ngadto sa **Jesukristo**, ikaw naghinulsol ug nabunyang ngadto sa

ang kamatayon sa **Jesukristo**, nagpasabot nga ang imong mga sala gipasaylo pinaagi sa bautismo sa ngalan ni **Hesus**

**Kristo**. Busa, paghinulsol ug bautismo sa ngalan sa **Jesukristo** nagpasabot sa pagkahibalo (dili pagkalimot) sa imong ang mga sala gipasaylo.

→ Niining paagiha, makadawat ka **ang gasa sa Espiritu Santo**.<sup>518</sup>

- **Ang Espiritu Santo** mahimong moabut niadtong kinsa nabunyang sa ngalan ni **ang Ginoong Jesus** ug adunay mga logo. Dayon makadawat sila ug espirituhanong mga gasa nga makapahimo kanila sa pagsulti **mga dila** ug **panagna** pinaagi sa gasa sa **ang Espiritu Santo** ([2Pe 3:2](#), [Mat 24:9](#), [Buhat 19:4-6](#), [1Co 12:1](#)).<sup>519</sup>

→ Pinaagi sa bautismo sa ngalan sa Espiritu Santo, makadawat ka **ang gasa sa Espiritu Santo** ingon a ganti sa pagdawat kang Jesu-Kristo nga matarung.

Ang propesiya ug ang Balaang Espiritu

- † **Ang tagna** gipagula pinaagi sa Espiritu Santo pinaagi sa balaang mga tawo<sup>G444</sup> sa **Ginoo**, dili sa kabubut-on sa tawo. Busa, hibalo una nga walay propesiya sa kasulatan nga gikan sa bisan unsang pribadong paghubad ([2Pe 1:20-21](#)). Ug ang mga apostoles nagpahibalo niining mga tagna kaninyo sa diha pa kami **ang Ginoong Jesu-Kristo** sa balaan nga bukid, sa Zion, usa ka tingog gikan sa langit miabut gikan sa

<sup>517</sup>Refer sa [Pin 2:18](#).

<sup>518</sup>Refer sa [Pin 2:5-6](#). Video 12. “1 . Paskuwa | 2. Tinapay nga Walay Lebadura.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/).

<sup>519</sup>Video 14. “Paghinulsol, Bautismo, ug ang Espiritu Santo.”

[www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/).

labing maayo nga himaya, "Kini mao ang akong Anak nga pinalangga, nga kaniya ako nahimuot pag-ayo."

-Ingon nga mga saksi sa Iyang pagkahalangdon, ang mga apostoles nagpahibalo kaninyo **ang gahum ug pag-abot sa**

**atong Ginoong Jesu-Kristo** (2Pe 1:16). Niining paagiha, kita adunay mas lig-on nga mga logo sa propesiya

(diin maayo ang inyong ginabuhay nga inyong bantayan) ingon sa usa ka lamparahan nga nagasiga sa dapit nga mangitngit, hangtud sa adlaw.

ang kaadlawon mibuto sa kangitngit sa kagabhion (**ang Kordero**)<sup>520</sup>, ug sa **Dios** ang kahayag mitungha ug naghatag ug kahayag

sa inyong mga kasingkasing ug kamo mahinumdom **ang rhema** (2 Pedro 1:19).<sup>521</sup>

### ③ **Sa ngalan sa usa ka disipulo**

*Mat 10:42* Ug bisan kinsa nga magahatag ug usa ka kopa nga mainom sa usa niining mga gagmay **bugnaw tubig** (*Mar 9:41*)

*sa ngalan lang sa usa ka disipulo*,<sup>G3101</sup> sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, siya dili gayud mawad-an sa iyang ganti

(*suhol*).<sup>G3408</sup>

- Ang termino nga "**bugnaw**" gikan niini nga bersikulo nagkonektar sa ganti nga nalangkit sa "maayong mga butang" (*Si Jhn 1:46*). Unya sa *Pin 3:15*, ang manulonda sa Diyos miingon nga kining "maayong mga butang" nalangkit sa "maayong mga buhat" nga angay untang buhaton sa mga taga-Laodicea. Ang kahulugan sa 'maayong mga buhat' makita sa *Mat 5:16*, "Pasigaa ninyo ang inyong kahayag atubangan sa mga tawo, aron makita nila ang inyong maayong mga buhat, ug himayaon nila ang inyong mga buhat **Amahan nga mao ang sa langit**."
- ➔ **Ang maayong mga buhat mao ang mahimayaong butang nga pagabuhaton niadtong adunay kahayag ni Jesus**  
**pagsidlak atubangan sa mga tawo, aron sa paghimaya sa atong langitnong Amahan.**
- Mahitungod sa pulong "**init**", ang orihinal nga kahulugan niini naggikan sa termino, "mainiton" nga gigamit sa *Binuhatan 18:25*, nga naghubit kon sa unsang paagi ang usa ka tawo mahimong mainiton sa espiritu kon tudloan sa dalan sa **ang Ginoo**. Dinhi, ang paagi sa **ang Ginoo** gihubit ingong "maayong paagi." Sumala sa *Jer 6:16*, kini mao ang dalan nga nagtultol sa mga kalag sa mga magtotoo sa pagpangita sa uban. Dugang pa, sa *Rom 12:11*, si Apostol Pablo nag-awhag kanato nga mahimong mainiton sa espiritu sa atong pag-alagad **ang Ginoo**.
- ➔ Busa, ang termino nga "**init**" nagtumong sa usa ka tawo nga misunod sa dalan sa **ang Ginoo** ug nahimong mainiton sa **espiritu**. Kadtong wala maglakaw sa dalan sa **ang Ginoo** dili gayud mahimong mainiton sa **ang espiritu**, ug ilang **mga kalag** dili gayud makakaplag ug kapahulayan sa **Dios**, kinsa ni **ang espiritu**.
- ➔ Pagka **bugnaw** adunay implikasyon nga mahimong kahayag sa kalibutan sa paghimaya sa atong **Amahan** pinaagi sa atong maayong mga buhat,
- ➔ Pagka **init** nagpasabot niadtong adunay mainiton sa espiritu nga naglakaw sa dalan sa **ang Ginoo** sa pagbuntog sa kalibutan kansang kalag makakaplag ug kapahulayan **Dios** nag-inusara.

<sup>520</sup>Refer sa *Pin 5:6*.

<sup>521</sup>Video 44. "Ang tagna sa kasulatan (2 Pedro 1) 2/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

- **Hesus** nagtawag sa mga Judio (mga eskriba ug mga Pariseo) nga mga salingkapaw, mga bitin, ug usa ka kaliwatan sa mga bitin ingon nga sila mga anak niadtong mipatay sa mga propeta, apan nagtukod sa mga lubnganan sa mga propeta, ug nagdayandayan sa mga lubnganan sa **ang mga matarong** ([Mat 23:29](#)). **Hesus** nagsulti kanila nga ang mga Judio dili makakita kang Jesus hangtud sila moingon, “Bulahan Siya nga mianhi sa ngalan sa **ang Ginoo** ([Mat 21:9](#))” nga nagpasabot nga dili sila makakita **ang Ginoo** hangtod nga ilang gidawat **ang Ginoo** ingon ilang **Manluluwas** ug motubo diha sa grasya sa kahibalo sa atong **Ginoo** ug **Manluluwas nga si Jesukristo**. Apan ang mga Gentil nga mga nasud maluwas Sa kasamtangan.<sup>522</sup>
- Walay makapugong sa bautismo sa tubig (logos) tungod kay ang dili tinuli nga mga Hentil nga gibautismohan nakadawat man sa Espiritu Santo isip mga apostoles. Busa, gisugo ni Pedro ang mga natuli sa unod nga magpabautismo sa ngalan ni **ang Ginoo** ([Binuhatan 10:48](#)).

**Hesus** nagtudlo kana nga pagkumpisal **Hesus** mao ang **ang Kristo**, **ang Anak sa buhi nga Dios** wala gipadayag pinaagi sa pulong (ang logos o unod ug dugo), kondili pinaagi sa **ang rhema** pinaagi sa Espiritu Santo pinaagi sa takus nga pag-ambit sa lamesa sa **Ginoo**.

Gihimo kini pinaagi sa pagkaon sa lawas ni Ginoong Jesus (ang Espiritu Santo wala pa mahulog, [Binuhatan 8:16](#)), ug pag-inom (lyang espiritu, [1Co 10:4](#)) ang kopa sa **Ginoo** (ang bag-ong tugon sa pulong, **ang rhema**) sa lyang dugo.

Ang bugtong paagi sa paghinumdom unsa ang gitudlo sa **Ginoo** kanato mao ang takus nga pag-ambit sa lamesa sa **Ginoo**, pag-ila sa lawas sa **Ginoo**. Pinaagi sa makugihon nga pagbuhat niini, ang grasya ug kalinaw madugangan nganha kaninyo pinaagi ang kahibalo sa **Dios**, ug kang Jesus nga atong **Ginoo** ([2Pe 1:2](#)), hangtod nga kamo mahimong mga saksing-nakakita sa gahom ug sa among pag-abot **Ginoong Jesukristo** ([2Pe 1:16](#)).

Ang **GINOONG Dios** mipili sa tribo ni Levi gikan sa 12 ka tribo sa Israel aron sa pag-alagad sa ngalan ni **ang Ginoo** sa adlaw. Ang mga sacerdote nga Levihanon, ug ang mga banay ni Levi walay bahin o panulondon uban sa Israel tungod kay sila magakaon sa mga halad sa **ang Ginoogihimo nikalayo (ang rhema)**, ug **ang GINOO” kabilin**.<sup>523</sup>

→ Timan-i nga dili tanan nga nakig-ambit sasa **Ginoo** Ang lamesa espirituhanon mao nga kinahanglan nimo nga masabtan ang espiritu.

[Binuhatan 18:25](#) *Kini nga tawo (Judio nga ginganlag Apolos, natawo sa Alejandria, usa ka tawo nga batid sa pagsulti, ug gamhanan sa*

*mga kasulatan, Binuhatan 18:24) gitudloan sa paagi sa **ang Ginoo**; ug pagkamainiton sa **ang espiritu**, siya namulong ug mitudlo nga makugihon sa mga butang sa **ang Ginoo**, kahibalo lang*

**ang bautismo ni Juan.**

- Pinaagi sa bautismo sa ngalan sa **Amahan (ang Ginoo amua Dios)** makadawat ka sa gasa sa **Dios, kinabuhing dayon**, pinaagi sa **Jesukristo amua Ginoo** ([Rom 6:23](#)).  
→ **Dios** misaad kanato **kinabuhing dayon** pinaagi sa **Jesukristo amua Ginoo**, o **ang Ginoo amua Dios**,<sup>524</sup> kaya nga nahulog ka luyo sa walay gasa samtang naghulat sa pag-abot sa atong **Ginoong Jesukristo**.<sup>525</sup>

**Tiyang gingharian sa Dios**

✚ Ang 12 ka mga disipulo gihatagan ug gahom ug awtoridad ibabaw sa tanang yawa, ug sa pag-ayo sa mga sakit.

<sup>522</sup>Gikuha gikan sa “[Ang mga Hentil, Tanan nga mga nasud]”

<sup>523</sup>Video 28. “Ang bunga sa Espiritu.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/).

<sup>524</sup>Video 6. “Ang GINOO (mahimong) Diyos.”

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

<sup>525</sup>Video 43. “(Gigiyahan sa Espiritu) Ang mga anak sa Dios.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).

Sa dihang ang mga tinun-an “gipadala,” ni Jesus, sila nahimong “mga apostoles,” mao nga hinungdan [Luk 9:10](#) nagtawag sa mga disipulo ingong “mga apostoles” (ang lintunganayng pulong alang sa apostol<sup>526</sup>gikan ni Strong [G649](#), nagkahulogang “Gipadala”). Isip mga apostoles, sila gipadala (Strong's [G649](#)) sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios, ug aron ayohon ang mga masakiton.

- Ang gingharian sa Dios dili makita sa mata tungod kay anaa kini sa sulod sa imong espiritu, busa, kamo (ingon nga mga saksi sa Iyang kahalangdon) kinahanglan gayud nga mosangyaw sa gahum ug pag-anhi sa **amua Ginoong Jesukristo** ([2Pe 1:16](#))<sup>526</sup>.

([Pin 11:19](#)) Ang templo sa Dios naabli (Ang kasal sa Kordero nagsugod)

[Pin 11:19](#) Ug ang templo sa Dios naabli didto sa langit, ug diha sa iyang templo nakita ang arka sa iyang tugon (pakigsaad). [G1242](#) ug dihay mga kilat, ug mga tingog, ug mga dalogdog, ug usa ka linog, ug dakung ulan nga yelo.

☞ [Pin 11:19](#) Unya ang templo sa **Dios** giablihan sa langit, ug ang arka sa Iyang **pakigsaad** nakita sa Iyang templo. Ug dihay mga kilat, mga tingog, mga dalogdog, usa ka linog, ug dakung ulan nga yelo.<sup>527</sup>

- **Ang kasal sa Kordero** ([Pin 19:6-7](#)) magsugod kanus-a **ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan** nagharikaniadtoang pagpatingog sa ika-7 nga trumpeta (7 ka panaksan, [Pin 11:15-16](#)) sa ika-3 nga utang ([Pin 15:5](#)).<sup>528</sup>

<sup>526</sup>Video 35. “(Apostles) Disciples with Power and Authority.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

<sup>527</sup>Video 46. “Ang Pagkabanhaw sa Kinabuhi.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/).

<sup>528</sup>Tan-awa ang “([Pin 19:6-7](#)) **Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan naqhari & Ang kasal sa Kordero miabot na.**”



## Kapitulo 12

(Pin 12:1-2) Usa ka dakong ilhanan sa langit: Ang Babaye

**Pin 12:1** Ug dihay nagpakita nga usa ka dakung katingalahan (timailhan)<sup>G4592</sup> sa langit; usa ka babaye sinul-oban sa adlaw, ug ang bulan sa ilalum sa iyang mga tiil, ug sa iyang ulo usa ka purongpurong<sup>G4735</sup> sa dose ka bituon:  
**Pin 12:2** Ug siya nagsabak<sup>G1064</sup> naghilak, naglisud sa pagpanganak,<sup>G5605</sup> ug sakit nga ihatod.<sup>G5088</sup>

- ☞ **Pin 12:1** Ug ang usa ka dakung ilhanan nagpakita sa langit: usa ka babaye gisapotan sa **ang adlaw**, uban sa **ang bulan** ubos sa iyang mga tiil, ug usa ka korona sa dose (**12**) bituon sa iyang ulo.
- ☞ **Pin 12:2** Ug sa nanamkon siya, misinggit siya sa kasakit ug sa kasakit sa pagpanganak.

→ Usa ka dakong ilhanan nagpakita sa langit. **A woman** nabistihan sa adlaw, ug sa bulan sa ilalum sa iyang mga tiil, ug sa iyang ulo usa ka korona<sup>G4735</sup> sa **12** ka bituon.

- **Ababaye:** Sumala sa panglantaw sa adlaw, bulan, ug mga bituon, ang babaye mahimong inahan sa balay sa pagkaulipon (Jerusalem sa yuta-, [Gal 4:25](#)) o usa ka inahan sa balay sa gawasnon (Jerusalem sa itaas, [Gal 4:26](#)). Apan tungod sa dakong ilhanan sa langit, **ang babaye** nagtumong sa usa ka inahan sa balay sa gawasnon, o **langitnong Jerusalem**.
  - **Usa ka babaye nga nagsul-ob sa adlaw:** Kung ang usa ka babaye ubos sa grasya, "**ang adlaw**" nagtumong sa "**Dios**," busa ang babaye nga gibistihan sa adlaw nagpasabot nga usa ka espirituwal nga babaye o **langitnong Jerusalem** gisapotan sa **sang Dios** grasya.
  - **Tbulan siya ilalom sa iyang mga tiil:** Ang langit maosa **Ginoo** tronon, ug ang yuta mao ang tumbanan sa iyang mga tiil ([Binuhatan 7:49](#)). Gihatag nga ang bulan nagtumong sa **Kristo ang Anak sa Dios**, "ang bulan ilalom sa iyang mga tiil" nagtumong sa "**ni Kristo (ika-2) pag-abot ngadto sa yuta**" nga magpakita sa ikaduhang (ika-2) nga higayon nga walay sala ngadto sa kaluwasan ([Heb 9:28](#)).
  - **Usa ka korona sa 12** mga bituon sa iyang ulo: Gihatag nga ang usa ka purongpurong sa himaya makaplagan diha sa dalan sa pagkamatarung ([Pro 16:31](#)), **ang rhema** magpakita sa mga mituo **Hesus** ingon **ang Anak sa Dios**, ug ang mga mananaug, nga nahigugma sa pagpakita sa **ang Ginoo** apan gitintal ngadto sa kamatayon, makadawat **ang purongpurong sa pagkamatarong**.<sup>529</sup> Busa, ang korona sa 12 ka bituon sa ulo sa langitnong Jerusalem nagtumong sa mga korona alang sa **ang unang mga bunga ni Kristo, ang 144,000** sa tanang 12 ka tribo sa mga anak sa Israel nga anaag **giselyohan**.<sup>530</sup>
    - † Tan-awa ang "[[Fhulaqway 6-1](#)]" para sa dugang nga mga detalye sa espirituwal nga kahulogan sa adlaw, bulan, ug mga bituon.<sup>531</sup>
- **Ang babaye** (ang langitnong Jerusalem) nga nagsabak nagtumong sa mahimayaong simbahan sa **Kristo**, nga anaag sa kasakit ug kasakit sa pagpanganak **ang bata**, kinsa ni **ang unang mga bunga ni Kristo, ang 144,000**.

(Pin 12:3) Laing ilhanan nagpakita sa langit (Usa ka dakong pulang dragon nga may 7 ka ulo, 10 ka sungay, ug 7 ka diadema)

**Pin 12:3** Ug dihay nagpakita nga laing katingalahan (ilhanan)<sup>G4592</sup> sa langit; ug tan-awa ang usa ka dako nga pula nga dragon, adunay pito (7) ka ulo<sup>G2776</sup> ug napulo (10) ka sungay,<sup>G2768</sup> ug pito (7) ka mga korona (diadema, ang harianong dayandayan sa ulo, ang korona)<sup>G1238</sup> sa iyang mga ulo.

<sup>529</sup>Refer sa [Pin 6:2](#) alang sa mga detalye.

<sup>530</sup>Video 18. "3. Unang-bunga (Ang 144,000)."

<sup>531</sup>Tan-awa ang "[[Figure 6-1](#)] Ang adlaw, bulan, ug mga bituon"

☞ [Pin 12:3](#) Ug ang laing ilhanan nagpakita sa langit:  
tan-awa, **usa ka dako nga pula nga dragon** adunay pito (**7**) **mga ulo** ug napulo (**10**) **mga sungay**,  
ug pito (**7**) **mga diadema** sa iyang mga ulo.

→ Matikdi: Ang dakong pula nga dragon (7 ka ulo, 10 ka sungay, ug 7 ka diadema) nga makita sa langit,  
mao ang ikaduhang mananap.

- **Usa ka dako nga pula nga dragon** ([Pin 12:3](#)): 7 Ulo, 10 Sungay, ug 7 Diadem
- **7ulo = 7 ka gingharian**
  - Ang 7 ka mga ulo sa 7 ka hari anaa sa hilabihan ka hatag-as nga mga bukid, nga mao ang 7 ka gingharian sa kalibutan ([Mat 4:8](#)).
  - Tan-awa ang “[Figure 13-1] Ang 7 ka gingharian” aron makita ang summary sa 7 ka gingharian.
- **10 ka sungay = 10 ka hari**
  - **10 ka hari** (10 ka sungay) mao ang **10 ka hari** nga wala pa makadawat ug gingharian, apan makadawat ug pagbulot-an ingon nga mga hari uban sa **ang(1st) mananapsulod** sa 1 ka oras ug igahatag nila ang ilang gahum ug awtoridad sa (1st) mananap nga adunay usa ka hunahuna.<sup>532</sup>
- **7 Diadema**
  - Ang mga hari sa mga sungay nga nakadawat ug awtoridad ingong mga hari sulod sa 1 ka oras uban sa unang mananap ([Pin 17:12](#)).
  - Ang ikaduhang mananap kay sa dakong pula nga dragon nga adunay 7 ka diadema.<sup>533</sup>
- **Ang 1st nga mananap** ([Pin 17:3](#)) & **Ang ikaduhang mananap** (sa dakong pulang dragon, [Pin 12:3](#))
  - **Ang 1st nga mananap**: Adunay 7 ka ulo (gingharian), 10 ka sungay (hari)
  - **Ang ika-2 nga mananap** (**ang dakong pula nga dragon**): Adunay 7 ka ulo, 10 ka sungay, ug 7 ka diadema ([Pin 12:3](#)).
  - **Ang ika-2 nga mananap**: Adunay 7 ka ulo (gingharian), 10 ka sungay (hari) & puno sa mga ngalan sa pagpasipala ([Pin 17:3](#)).
  - **Ang babaye** (ang dakong bigaon) gidala ug milingkod sa ikaduhang mananap ([Pin 17:7](#)):
    - Adunay 7 ka mga ulo (mga gingharian), 10 ka mga sungay (mga hari).
  - **Ang dakong pula nga dragon** aduna usab 7 ka ulo, 10 ka sungay ([Pin 17:3](#)), apan 7 ka diadema sa iyang mga ulo ([Pin 12:3](#)).

---

<sup>532</sup> [Pin 17:12-13](#), refer sa [Pin 17](#) ug [Pin 18:10](#) alang sa mga detalye.

<sup>533</sup> Tan-awa ang “[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya.”

-10 ka diadema batok sa 7 ka diadema

[Dan 7:24](#) Ang 10 mga sungay (mga hari) mobangon gikan niini (Romano) nga gingharian,” ug

laing hari (ang Anti-Kristo sa Bag-ong Gingharian sa Babilonya) mobangon sunod kanila ug mobuntog 3 mga

hari:

→ Ang 10 mga sungay (mga hari) kinsa adunay sa gihapon adunay gingharian but ihatag nila ang ilang gahom ug awtoridad sa 1st

mananap ug mogula gikan sa “Romanong gingharian.” 3 kanila mabuntog sa laing hari (ang Anti-Kristo) sa Bag-ong Babilonyanhong gingharian, nagbilin ug total nga 8 mga hari (Pin 17:12-13).

→ Usa ka kinatibuk-an nga 8 ka hari = 10 ka hari – 3 ka hari nasakop = 7 ka hari total + laing hari (ang Anti-

Kristo.

\* Ang pinakabag-o nga taho sa United Nations Millennium Development Goals (MDGs) 2019 naghatag sa

mosunod


datos nga nagbahin sa mga nasod ngadto sa walo (8) ka grupo (orihinal 10 ka grupo), diin gikan ang walo (8)

ka hari

gihisgotan sa [Dan 7:24](#) mahimong motumaw:


| Ang rehiyonal nga mga grupo sa UN MDGs |  |  |                                       |
|--|--|--|---------------------------------------|
| #                                      | 2015 (10 ka grupo)                             | → Usa ka dakong kausaban               | 2019 (8 ka grupo)                     |
| 1                                      | Mga naugmad nga rehiyon                        | Europe ug Northern America             | Europe ug Northern America            |
| 2                                      | Amihanang Aprika<br>Kasadpang Asya             | Amihanang Aprika ug Kasadpang Asya     | Amihanang Aprika ug Kasadpang Asya    |
| 3                                      | Habagatan nga Asya<br>Caucasus ug Central Asia | -<br>Central Asia                      | Central ug Southern Asia              |
| 4                                      | Sub-Saharan Africa                             | -                                      | Sub-Saharan Africa                    |
| 5                                      | Sidlakang Asya<br>Habagatan-Silangang Asya     | Sidlakang ug Habagatan-Silangang Asya  | Sidlakang ug Habagatan-Silangang Asya |
| 6                                      | Latin America ug Caribbean                     | -                                      | Latin America ug Caribbean            |
| 7                                      | Oceania  | (walay labot) Australia ug New Zealand | Oceania                               |
| 8                                      |  | Australia ug New Zealand               | Australia ug New Zealand              |

**\* Ang rehiyonal nga paggrupo pinaagi sa MDGs nagtaho sa 2015**



\* Ang taho sa United Nations Millennium Development Goals (MDGs) nagpresentar sa datos sa pag-uswag padulong ang Millennium Development Goals para sa tibuok kalibutan ug para sa lain-laing mga grupo sa nasud. Kini giklasipikar isip 'developing regions ug 'developed' regions.<sup>534</sup>

**\* Ang rehiyonal nga paggrupo pinaagi sa MDGs report sa 2019 (usa ka dakong kausaban gikan sa 2016 SDG Report)**



Notes: • Oceania\* refers to Oceania excluding Australia and New Zealand throughout the publication.  
• The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

\* Ang paggamit sa geographic nga mga rehiyon isip basehan sa mga grupo sa nasud usa ka dakong kausaban gikan sa 2016 Sustainable Development Goals (SDG) Report ug ang progress reports sa Millennium Development Mga tumong. Kaniadto, ang datos gipresentar alang sa mga nasud sa "developed" nga mga rehiyon ug mga nasud sa "nag-uswag" nga mga rehiyon, nga gibahin pa ngadto sa geographic nga mga subrehiyon.<sup>535</sup>

<sup>534</sup>Ang Millennium Development Goals Report 2015. (2016), Sa Millennium development goals report, United Nation (panid 71), <https://doi.org/10.18356/6cd11401-en>.

<sup>535</sup>United Nations Statistics Division. (nd), Mga paggrupo sa rehiyon - Mga Indikator sa SDG, <https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/regional-groups/>.

→Ang unang mananap adunay 7 ka ulo ug 10 ka sungay, ug 10 ka diadema, apan ang ikaduhang mananap (sa [ang dakong pula dragon](#)) adunay 3 ka gamay nga diadema (o 7 ka kinatibuk-an) kay sa unang mananap tungod kay ang 3 ka hari mapildi sa lain. [hari \(ang Anti-Kristo\)](#).

([Pin 12:4-5](#)) Usa ka babaye (langitnong Jerusalem) nanganak ug lalaki nga lalaki (Ang 144,000)

[Pin 12:4](#) Ug giguyod sa iyang ikog ang ikatulo ka bahin sa mga bitoon sa langit, ug gisalibay sila ngadto sa yuta. [G1093](#) ug [ang dragon](#) mibarog atubangan sa babaye nga andam nang ipanganak, aron lamyon ang iyang anak [G5043](#) sa diha nga kini natawo.

☞ [Pin 12:4](#) AUg ang iyang (usa ka dakong pula nga dragon) nga ikog mibira sa ikatulo ([1/3](#)) [sa mga bituon](#) sa langit ug gilabay sila sa yuta. [Ug ang dragon](#) mibarog sa atubangan [ang babaye](#) kinsa andam nang manganak, sa paglamoy sa iyang anak sa diha nga kini mahimugso.

- **Who mao [ang babaye](#)?**

[Isa 66:7](#) Sa wala pa siya mag-anak, siya nanganak;

sa wala pa moabut ang iyang kasakit, siya nanganak ug usa ka anak nga lalake ([lalaki](#)). [H2145](#)

[Isa 66:8](#) Kinsay nakadungog sa ingon niana? kinsay nakakita sa maong mga butang?

[Mao ang kalibutan pagabuhaton sa pagpatungha usa ka adlaw?](#) o kinahanglan [usa ka nasod matawo dungan?](#)

kay sa diha nga [Zion](#) nagsakit, nanganak siya sa iyang mga anak ([anak](#)). [H1121](#)

- **Pagabuhaton ba ang yuta aron sa pagpamunga [usa ka adlaw](#)?** <sup>536</sup>

Ang tukma nga masculine noun, Adan (āḏām (אָדָם, Strong's [H121](#)) adunay etimolohiya sa usa

ka berbo

porma, 'āḏām" (אָדָם, Strong's [H119](#)), [H119](#) samtang ang feminine noun sa yuta (הָאָרֶץ, Kusog ni [H127](#)) [H127](#) aduna usab etimolohiya sa usa ka berbo nga porma, "'āḏām" (אָדָם,

Strong's [H119](#)). [H119](#)

→Ang unang tawo Adam gihimo gikan sa abog sa yuta gikan sa yuta pinaagi sa [ang GINOONG Dios sa usa kaday](#).

- **Matawo ba dayon ang usa ka nasud?**

[Miq 4:1](#) Apan sa [sa kataposang mga adlaw](#) kini mahitabo, nga ang bukid sa

[ang balay ni Jehova](#) pagatukoron sa tumoy sa kabukiran,

ug kini igatuboy ibabaw sa mga bungtod; ug ang mga tawo managana ngadto niini.

→Kadtong nangita sa mga buhat sa [ang balaod](#) sa pagkamatarung sa pagtoosama sa Gentil,

makakab-ot sa pagkamatarong, apan sila nga nangita sa mga buhat sa balaod

sama [Israel](#)

nga dili sa pagtoo, mapandol niadtong bato sa pagkapangdol. Busa, mahibalo nga ikaw gitukod sa ibabaw sa patukoranan sa mga apostoles ug mga

propeta, [Jesukristo](#)

ang iyang kaugalingon mao ang ulohang bato sa pamag-ang ([Efe 2:20](#)), ug bisan

kinsa nga mosalig Kaniya

ayaw kaulaw ([1Pe 2:6](#)).

[Rom 9:33](#) Ingon sa nahisulat,

<sup>536</sup>Tan-awa ang "[Figure 12-a] Ang yuta ug ang yuta," o

Video 19. "Ang yuta ug ang yuta." [www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/).

Ania karon, ako nagahigda sa Sion<sup>G4622</sup> usa ka bato nga kapandolan ug bato sa kapangdolan:

ug bisan kinsa nga mosalig kaniya dili maulawan.

1Pe 2:6 Busa usab kini anaa sa kasulatan,

Ania karon, ako nagahigda sa Sion<sup>G4622</sup> usa ka punoan nga eskina<sup>G204</sup> bato (bato nga pundasyon),<sup>G3037</sup>

pilion, bilihon: ug siya nga mosalig kaniya dili maulawan.

Miq 4:2 Ug daghang mga nasud<sup>H1471</sup> moabot, ug moingon,

Umari kamo, ug manungas kita sa bukid ni Jehova, ug

ngadto sa balay sa Dios ni Jacob; ug siya magatudlo kanato sa iyang mga dalan, ug kita magalakaw sa iyang mga alagianan: kay **ang balaod** mogula gikan sa

Zion,<sup>H8451</sup>

ug **ang pulong**<sup>H1697</sup> sa **ang Ginoo** gikan sa Jerusalem.

→ Ang bukid sa balay ni Jehova nga pagatukoron sa tumoy sa

“Bukid sa Zion” nga nahimutang sa kinatas-ang punto sa Jerusalem.

- Ang balaod nagagikan sa Zion, ug ang pagsangyaw sa ebanghelyo nga dili sunod sa tawo apan human

ang rhema ni Jehova gikan sa bukid sa balay ni Jehova, nga mao ang bukid sa Sion sa Jerusalem.

Ang mga pulong (dābār)<sup>H1697</sup> sa GINOO nagtumong sa tanang pulong (ang rhema) nga nahisulat diha

ang mga basahon sa balaodug ang basahon sa manalagna nga madungog diha sa

igdulong sa mga tawo sa balay ni Jehova, aron si Jehova mahimong ilang Dios).<sup>537</sup>

- Ang balaod sa pagkamatarung sa pagtoo mogula gikan sa Zion diin ang usa ka ulohang suok

niini bato (Jesukristo) gibutang, ug **ang rhema sa GINOO** mogawasgikan sa pinakataas

punto sa Jerusalem, nga mao **Bukid sa Zion**, ang siyudad sa buhi nga Diyos, **ang langitnon**

**Jerusalem** (Heb 12:22).

→ Sa ingon niini, sa diha nga ang bukid sa balay ni Jehova matukod na sa bukid sa Sion sa

sa kataposang mga adlaw, ang tanan nga mga nasud nga anaa sa balay ni Jehova magaganayan ngadto sa bukid sa Sion ngadto

makadungog **ang rhema sa GINOO** ug tudloan sa iyang mga paagi (Isa 2:1-3).<sup>538</sup>

➤ Ang langitnong Jerusalem<sup>539</sup> mao ang Jerusalem nga anaa sa itaas ug walay bayad, nga mao ang inahan natong tanan

(Gal 4:26). Busa, **ang babaye** nga andam nang manganak nagtumong sa "**ang langitnong Jerusalem**."

Pin 12:5 Ug siya nanganak ug usa ka lalaki (usa ka lalaki)<sup>G730</sup> anak (anak),<sup>G5207</sup>

<sup>537</sup>Video 6. “Ang GINOO mahimong imong Diyos.”

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

<sup>538</sup>Video 24, “(Ikaw ang Balaan nga Jerusalem) Gidala kanamo gikan sa bukid sa Zion sa Jerusalem (1/3).”

[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).

<sup>539</sup>Tan-awa ang “[Figure 6-1] Ang espirituhanong kahulogan sa adlaw, bulan, ug mga bituon.”

kinsa ang magmando (magpakaon)<sup>G4165</sup> tanan nga mga nasud (Gentil nga mga nasud)<sup>G1484</sup> uban sa usa ka gunitanan nga puthaw:  
ug iyang anak<sup>G5043</sup> nasakpan (harpazō)<sup>G726</sup> ngadto sa<sup>G4314</sup> Dios, ug sa iyang trono.

☞ **Pin 12:5** Ug ang babaye (*langitnong Jerusalem*) nanganak (gipanganak) sa **lalaki nga Anak** (*ang unang mga bunga ni Kristo* **ang 144,000**) nga magapakaon sa tanan nga mga Gentil nga mga nasud pinaagi sa bunal<sup>G4464</sup> sa puthaw:<sup>G4603</sup> Ug siya **bat** nasakmit (harpazō) "sa" **Dios** ug **lyat trono**.

- **Who mao anak sa babaye?**

→ **Ang babaye** nga nagdala sa unang mga bunga ni Kristo (ang 144,000) mao ang inahan natong tanan, **ang langitnong Jerusalem**, ug ang iyang anak, **ang unang mga bunga ni Kristo (144,000)** madakpan sa **Dios** ug ang iyang trono (pinaagi sa 1st rapture).<sup>540</sup>

→ **Lalaki nga Anak** (Anak sa babaye, *Isa 66:7-8*): **Ang unang mga bunga ni Kristo** **ang 144,000**. Gikuha sa Ginoo ang simbahan sa **ang panganay** o ang mga simbahan sa **Kristo** (Ang unang mga bunga ni Kristo nga mipuyo sa **ang GINOO sa siyudad ni David, diin natawo ang Kristo nga Ginoo**) ngadto sa siyudad sa buhi nga Diyos, nga mao **ang langitnong Jerusalem**.<sup>541</sup> Sila gisakgaw (gibayaw) "sa" **Dios** ug ang iyang trono.

→ **Usa ka gunitanan nga puthaw: Ang 144,000 nga naqbantay sa mga buhat sa ang Anak sa Dios** *hangtod sa kataposan hatagan ug awtoridad ibabaw sa Hentil nga mga nasud, ug pakan-on sila sa usa ka gunitanan nga puthaw sama sa mga sudlanan sa magkukulon nga nabuak mga pirasoingon nga iyang nadawat gikan sa iyang Amahan (Pin 2:26-27).*<sup>542</sup>

<sup>540</sup>Tan-awa ang "(*Pin 12:4-5*) *Usa ka babaye (langitnong Jerusalem) nanganak ug lalaki nga lalaki (Ang 144,000).*"

<sup>541</sup>Nakuha gikan sa *Pin 2:23*.

<sup>542</sup>Nakuha gikan sa *Pin 2:26-27*.



The earth & The ground

The heaven and the earth<sup>H776</sup> is God's creation in the beginning. (Gen.1.1) and God called the dry<sup>H5004</sup> land Earth<sup>H776</sup>. (Gen.1.10)  
 Before the LORD God formed man of the dust of the ground, the ground (‘adāmā)<sup>H120</sup> was already watered by a mist<sup>H108</sup> from the earth<sup>H776</sup>. (Gen.2.6).  
 → Meaning, after the ground<sup>H127</sup> was cursed by the LORD God (Gen.3.17), the earth<sup>H776</sup> has lost the mist<sup>H108</sup>. (Gen.2.6)  
 → It was the ground/‘adāmā<sup>H127</sup> that was cursed, not the earth/eres, the dry land<sup>H5004</sup> which was God's creation in the beginning.  
 → Which is why the treasure of the kingdom of heaven could be hidden in earthen field (or in the world) for man<sup>H120</sup> to fill and find it (1Co.2.7).  
 → The kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field (Mat.13.44), the field is the world<sup>H5882</sup> (Mat.13.38).  
 → We speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world/perpetuity of time of the world<sup>H165</sup> into<sup>H1519</sup> our glory. (1Co.2.7)

God is a spirit (Jhn.4.24) and the LORD God is holy (Lev.19.2), and he which hath called you is holy (1Pe.1.15), and he that is called, being free, is Christ's servant (1Co.7.22).  
 → God = Spirit. Holy = Christ  
 → The Holy Spirit is the spirit of God in Christ, and God is present in Christ as one (Jhn.17.23)  
 → I will give thee the treasures of darkness, and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the LORD, which call thee by thy name, am the God of Israel." (Isa.45:3)

Col.2.1 For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh;  
 That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding,  
 to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ; (Col.2.2) in whom (Christ) are hid all the treasures<sup>H5244</sup> of wisdom and knowledge. (Col.2.3)

If Christ is holy, how can we have this heavenly treasure (wisdom & knowledge) in earthen vessels (or vessels that is of earth) (2Co.4.7)?  
 → It is possible because Christ Jesus came into the world to save sinners (1Ti.1.15) in him we live, and move, and have our being (Act.17.28).  
 → Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit (Jho.4.13).  
 → Because we have this treasure in earthen vessels, it is impossible for us to have the heavenly treasure unless we dwell in Christ, which ascertains that the excellency of the power is of God, and not of us (2Co.4.7).

The ground (‘adāmā)<sup>H127</sup> H127, G1093

The ground (‘adāmā)<sup>H127</sup> H127 is feminine noun and is transliterated as "‘adāmā", and it has its etymology of a verb form "‘adam" (‘adā, Strong's H119), H119 meaning "red."  
 → The proper masculine noun ‘adām (‘adā, Strong's H121) is the same as the masculine noun ‘adām (‘adā, Strong's H120), which is from Strong's H119.



The LORD said to Moses in Exo.3.5, "Put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground." (Exo.3.5)  
 Then the same scripture is quoted in Act.7.33, "Put off thy shoes from thy feet: for the place where thou standest is holy ground."  
 → In Luk.8.27, however, the ground (Strong's G1093) is mostly translated as "the earth." According to Exo.3.5 and Act.7.33, the earth (Strong's G1093) from the cursed ground (or grave which is set in the sides of the pit) (Eze.32.23), be translated as "ground": "Thy kingdom come. Thy will be done (on) (ground), as it is in heaven."  
 What is the significance of correctly interpreting ground (‘adāmā)<sup>H127</sup> H127, G1093 as "ground"?

→ The ground<sup>H127</sup> was cursed by the LORD God (Gen.3.17), the earth<sup>H776</sup> has lost the mist<sup>H108</sup> and the sin entered into the world (Rom.5.12)  
 → Because the sin entered through the cursed ground of the dry earth, Christ Jesus came into the world to save sinners (1Ti.1.15) from the cursed ground (or grave which is set in the sides of the pit) (Eze.32.23).  
 Therefore, the meaning of "Thy kingdom come. Thy will be done (on) (ground), as it is in heaven. (Mat.6.10)" should be interpreted as follows:

The Lord (‘adōnāy)<sup>H138</sup> GOD (‘elohōy)<sup>H3068</sup> to cause the sinners to come up out of their graves and bring them (God's people Israel, 2Sa.7.23) into holy ground of Israel (Eze.37.12), and they will become the first-fruits at Christ's coming (1Co.15.23)  
 And call no man your father upon the earth (ground),<sup>G1093</sup> for one is your Father, which is in heaven (Mat.23.9)

The Lord's prayer #1 His will Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name (Mat.6.9).  
 Thy kingdom come. Thy will be done (on the cursed) ground<sup>G1093</sup> on earth (to bring your people Israel to holy ground) as it is in heaven. (Mat.6.10).

(Pin 12:6) Ang babaye mikalagiw ngadto sa kamingawan aron pakan-on sulod sa 1,260 ka adlaw

[Pin 12:6](#) Ug ang babaye mikalagiw ngadto sa kamingawan, diin siya adunay usa ka dapit nga giandam (gikan sa [G575](#) Dios, nga sila kinahanglan nga pakan-on (gipakaon) [G5142](#) didto siya usa ka libo duha ka gatos ug kan-uman (1,260) ka adlaw.

☞ [Pin 12:6](#) Unya ang babaye ([langitnong Jerusalem](#) Bukid sa Zion) nga mao ang siyudad sa buhi nga Dios, [Heb 12:22](#)) milayas ngadto sa kamingawan, diin [Dios](#) nag-andam ug usa ka dapit aron sa pag-amuma kaniyakay [1,260 ka adlaw](#).

- Ngano ang babaye ([langitnong Jerusalem](#)) kalagiw ngadto sa kamingawan human sa unang mga bunga sa [Kristo](#) nadakpan hangtod sa [Dios](#) ug ang Iyang trono?

[Mat 23:37](#) O Jerusalem, Jerusalem,  
ikaw nga nagapatay sa mga manalagna, ug nagabato sa mga gipadala kanimo,  
kapila ko unta tigumon ang imong mga anak,  
ingon sa usa ka himungaan nga nagatigum sa iyang mga piso sa ilalum sa iyang mga pako,  
ug kamo dili buot!

[Mat 23:38](#) Tan-awa, ang inyong balay gibiyaan kaninyo nga awaaw ([kamingawan](#)). [G2048](#)

[Mat 23:39](#) Kay nagaingon ako kaninyo, nga sukad karon dili na kamo makakita kanako, hangtud nga magaingon kamo,

**[Bulahan siya nga mianhi sa ngalan niang Ginoo](#)** ([kyrios](#)). [G2962](#)

→ Human sa pagsakgaw sa unang mga bunga, kadtong nahibilin sa yuta sa Jerusalem (nga dili ang langitnong Jerusalem sa itaas) mao ang nagdumili sa pagtigom sa kamalig sa [ang GINOONG Dios](#) (diin ang [unang mga bunga](#) ni Kristo), ug sa ingon ang ilang balay ibilin sa kamingawan. Sukad niadto, dili na sila makakita [ang Ginoo](#) hangtod sa adlaw sa [ang Ginoo](#), apan kadtong nagbutang sa ilang paglaom sa ngalan ni [ang Ginoo](#) maluwas.

→ Kini aron matuman "[ang misteryo](#) sa pagkabuta sa bahin sa Israel hangtud nga ang kahingpitan sa mga Hentil mosulod" ([Rom 11:25](#)). Ang tanang kanasoran makakita [ang Ginoo](#) (Yahweh) uban sa ilang natural nga mga mata sa diha nga ang Iyang mga tiil nagatindog sa ibabaw sa bukid sa [Mga olibosa](#) adlaw sa [ang Ginoo](#), ug sila makaila nga Siya mao [Labing Gamhanan nga Diyos](#).<sup>544</sup>

(Pin 12:7-9) Gubat sa langit (Ang dakong dragon ug ang iyang mga anghel gitambog gikan sa langit ngadto sa yuta)

[Pin 12:7](#) Ug dihay gubat sa langit: Si Michael ug ang iyang mga manolonda nakig-away batok sa dragon; ug nakig-away ang dragon ug ang iyang mga anghel,

[Pin 12:8](#) Ug wala makadaug; ni hingkaplagan ang ilang dapit sa langit.

[Pin 12:9](#) Ug gisalibay ang dakung dragon, ang karaang bitin, nga ginganlag Yawa ug Satanas, nga nagalimbong sa tibuok kalibutan: gitambog siya sa yuta (sa yuta), [G1093](#) ug ang iyang mga manolonda gitambog uban kaniya.

☞ [Pin 12:7](#) Unya dihay gubat sa langit.

**[Michael](#)** ug ang iyang mga anghel nakig-away batok sa dragon; ug ang dragon ug ang iyang mga anghel nakig-away,

☞ [Pin 12:8](#) apan wala sila makadaug, ni hingkaplagan pa ang ilang dapit sa langit.

☞ [Pin 12:9](#) Ug [ang dakong dragon](#) gipapahawa, nga [tigulang nga bitin](#), gitawag [ang demonyo](#), [G1228](#) ug [Satanas](#), nga naglimbong sa tibuok kalibutan; gitambog siya sa yuta, ug ang iyang mga manolonda gitambog uban kaniya.

<sup>544</sup>Tan-awa ang "[\(Pin 19:15-18\) Armaqedon](#) (Ang kasuko sa [Labing Gamhanan nga Diyos](#))."

- Ang Dakong Dragon, tigulang nga bitin, ang Yawa ug Satanás

- **Ang Dakong Dragon**

→ Ang Dakong Dragon (gitawag ug karaang bitin ug ang Yawa), ug si Satanás, gitambog sa yuta uban sa iyang mga anghel.<sup>545</sup>

[Gen 1:21](#) Ug **Dios** gibuhát **dakomga balyena (dragon)**,<sup>H8577</sup>

ug ang tanan nga buhing binuhát nga nagalihok, nga gipagula sa mga tubig sa madagayaon gayud, ingon sa ilang matang, ug ang tanang mga langgam nga pak-an ingon sa ilang matang: ug nakita sa Dios nga kini maayo.

- Sa ika-5 nga adlaw sa Iyang paglalang, **Dios** gibuhát "**ang Dakong Dragon**" ug ang matag buhing butang nga nagalihok, diin ang mga tubig nanggula nga madagayaon ([Gen 1:21](#)).<sup>546</sup>

- Apan **ang Dakong Dragon** naglimbong sa tibuok kalibutan, nga mao ang mga tigpugong sa yuta (**ang yuta ug saang dagat**, [Pin 12:7-9](#)).<sup>547</sup>

(Kinsa ang Dakong Dragon?)

[Eze 29:3](#) Sulti, ug umingon: Mao kini ang giingon ni Jehova<sup>H136</sup> **DIOS**,<sup>H3069</sup>

Tan-awa, ako batok kanimo, **Paraon nga hari sa Ehipto, ang dakong dragon nga anaa sa taliwala sa iyang mga suba**,<sup>H2975</sup> nga nag-ingon, Akong **suba**<sup>H2975</sup> **akoa ra**, ug gibuhát ko kini alang sa akong kaugalingon.

[Eze 29:4](#) Apan ibutang ko ang mga taga sa imong apapangig, ug ipatapot ko sa imong mga himbis ang isda sa imong mga suba.

ug kuhaon ko ikaw gikan sa imong taliwala **mga suba**, ug tanan **ang isda sa imong mga suba motapot sa imong timbangan**.

[Eze 29:5](#) Ug biyaan ko ikaw nga isalibay ngadto sa kamingawan, ikaw ug ang tanang isda sa imong mga suba.

kalangitan.

mapukan ka sa hawan nga kaumahan; dili ka pagatigumon, ni pagatigumon: Gihatag ko ikaw nga kalan-on sa mga mananap sa kapatagan ug sa mga langgam sa

→ **Ang dakong dragon** anaa sa taliwala sa iyang (**Paraon nga hari sa Ehipto**) mga suba. Kay kini Ang Paraon nag-alagad sa dakong dragon, siya gitawag nga Gog, ang Anti-Kristo.<sup>548</sup>

- **Ang karaang bitin**

[Gen 3:1](#) Karon **ang bitin** mas maliputon kay sa bisan unsang mananap (**kinabuhi**) sa kapatagan nga gibuhát ni Jehova nga Dios.

Ug siya miingon sa babaye: Oo, nag-ingon ba ang Dios: Dili kamo makakaon sa tanang kahoy sa tanaman?

→ Ang dakong dragon mao ang "**ang bitin**" nga "naglimbong" sa babaye sa tanaman sa Eden ([1Ti 2:14](#)).<sup>549</sup>

→ Kinit **tigulang nga bitin** mao ang labing maliputon nga buhing binuhát ([Gen 3:1](#)) sa kalibutan (ang uma, [Mat 13:38](#)).

- **Satanás**

[Luk 10:18](#) Ug siya miingon kanila: Nakita ko **Satanás**<sup>G4567</sup> sama sa kilat nga nahulog gikan sa langit.

---

<sup>545</sup>Tan-awa ang "[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya."

<sup>546</sup>Video 1. "Sa sinugdan & Mga Lakang sa Paglalang." [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).

<sup>547</sup>Tan-awa ang "[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya."

<sup>548</sup>Tan-awa ang "Figure 19-1" gikan sa kapitulo 19.

<sup>549</sup>Video 5. "Ang pagbag-o ni Adan ngadto sa usa ka maalamon nga Birhen."

[www.therhemaofthelord.com/course1/5-from-adam-to-bride-a-summary-of-gods-creation/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/5-from-adam-to-bride-a-summary-of-gods-creation/).

[2Co 11:13](#) Kay sila mga mini nga apostoles,<sup>G5570</sup> malimbongon nga mga magbubuhay, nga nanagpakaapostol sa **Kristo**.

[2Co 11:14](#) Ug dili katingad-an; kay **Satanas**<sup>G4567</sup> ang iyang kaugalingon nahimong anghel sa kahayag (kahayag sa Diyos).<sup>G5457</sup>

[1Co 5:5](#) Sa pagtugyan sa maong usa ngadto kang **Satanas** alang sa paglaglag sa unod, aron ang espiritu maluwas sa adlaw sa Ginoong Jesus.

[Luk 22:3](#) Unya nisulod **Satanas**<sup>G4567</sup> ngadto kang Judas nga ginganlag Iscariote, nga sa gidaghanon sa napulog-duha.

[Buhat 5:3](#) Apan si Pedro miingon, Ananias, nganong aduna man? **Satanas**<sup>G4567</sup> nagpuno sa imong kasingkasingmamakak sa Espiritu Santo, ug itago ang bahin sa presyo sa yuta (apiraso sa yuta<sup>G556</sup>)?

→ **Satanas** mao ang usa ka espirituhanon nga binuhay nga nahulog gikan sa langit, mao nga siya nagtakuban sa iyang kaugalingon ingon nga usa ka anghel sa kahayag sa Dios sa gub-on ang unod. Kini **Satanas** mosulod sa kasingkasing sa tawo, ug nagtakuban sa iyang kaugalingon ingong mga apostoles ni **Kristo** sa aron sa paglimbong sa uban. Kining satanasnong binuhay katumbas sa mini nga propeta, nga iya sa ikaduhang mananap.<sup>550</sup>

• **Ang demonyo:** Adunay gahum sa kamatayon

[Heb 2:14](#) Busa tungod kay ang mga anak umalambit man sa unod ug dugo, siya usab miambit niini ang pareho; aron pinaagi sa kamatayon iyang malaglag siya nga adunay gahum sa kamatayon, sa ato pa, **ang demonyo**.<sup>G1228</sup>

[Luk 4:33](#) Ug sa sinagoga may usa ka tawo,<sup>G444</sup> nga adunay espiritu sa usa ka mahugaw **yawa**,<sup>G1140</sup> ug misinggit sa kusog nga tingog,

[Mat 9:32](#) Ug sa paggula nila, tan-awa, ilang gidala kaniya ang usa ka amang nga tawo<sup>G444</sup> gipanag-iya sa **usa ka yawa**.<sup>G1139</sup>

[Mat 17:18](#) Ug **Hesus** gibadlong **ang demonyo**; ug siya mipahawa kaniya: ug ang bata naayo sukad niadtong taknaa.

[San 4:7](#) Busa magpasakop kamo sa **Dios**. Sukli **ang demonyo**,<sup>G1228</sup> ug siya mokalagiw gikan kanimo.

[Binuhatan 13:10](#) Ug miingon, Oh napuno sa tanang limbong ug tanang kadautan, ikaw (anak)<sup>G5207</sup> sa **ang yawa**,<sup>G1228</sup>

ikaw nga kaaway sa tanan nga pagkamatarung, dili ka ba mohunong sa pagtuis sa matarung nga mga dalan sa Ginoong?

[Juan 8:44](#) Kamo gikan sa inyong amahan **ang demonyo**, ug buhaton ninyo ang mga kailibgon sa inyong amahan. Usa siya ka mamumuno gikan sa

sa sinugdan, ug wala magpabilin sa kamatuoran, tungod kay walay kamatuoran diha kaniya.

Sa diha nga siya nagasulti ug bakak, siya nagasulti sa iyang kaugalingon: kay siya bakakon, ug ang amahan niini.

[Mat 12:24](#) Apan sa pagkadungog niini sa mga Fariseo, sila miingon, Kining tawhana wala nagahingilin sa mga yawa, kondili pinaagi kang Beelzebub nga prinsipal (ang punoan)<sup>G758</sup> sa mga yawa.<sup>G1140</sup>

→ **Ang demonyo** adunay gahom sa kamatayon, ug siya ang kataposang kaaway nga pagalaglagon.<sup>551</sup>

→ Kini **yawa** adunay usa ka mahugaw nga espiritu nga makasulod ug makapanag-iya sa usa ka tawo.

- Apan kon ikaw mosukol sa yawa sa ngalan sa **Hesus**, siya mokalagiw gikan kanimo.

→ Kini **yawa**, nga adunay mga anak ug ilang amahan, usa ka mamumuno ug bakakon sukad pa sa sinugdan.

→ Ang magmamando sa **ang mga yawa** mao ang Beelzebub.

([Pin 12:10-11](#)) Ang kaluwasan, gahom, ang gingharian sa atong Diyos, ug ang awtoridad ni Kristo sa Diyos miabot na

<sup>550</sup>Refer sa [Pin 13:14](#), [Pin 19:20](#).

<sup>551</sup>Tan-awa ang "[Pin 20:5-6](#)) *Ang unang pagkabanhaw*" alang sa dugang mga detalye.

[Pin 12:10](#) Ug nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog nga nag-ingon sa langit, Karon miabut na ang kaluwasan, ug kusog (gahum),<sup>G1411</sup> ug ang gingharian sa atong Dios, ug gahum (awtoridad)<sup>G1849</sup> sa iyang Kristo: kay ang magsusumbong sa atong mga kaisuganang gisalikway, nga nagsumbong kanila sa atubangan sa atong Dios adlaw ug gabii.

☞ [Pin 12:10](#) TUnya nadungog ko ang usa ka dakung tingog nga nag-ingon sa langit, “Karon **kaluwasan**, ug **gahum**, ug **ang gingharian sa atong Dios**, ug **ang awtoridad sa iyang (sa Dios) Kristo**<sup>552</sup> niabot na. Alang sa magsusumbong sa atong mga igsoon, nga nagsumbong kanila sa atong atubangan **Dios** adlaw ug **GABIE**, nahimong ihulog.”

→ **Kaluwasan**, **gahum**, **ang gingharian sa atong Dios**, ug **ang awtoridad sa Kristo sa Diyos** niabot na.

[Pin 12:11](#) Ug ilang gidaug siya pinaagi sa dugo sa Kordero (arnion),<sup>G721</sup> ug pinaagi sa pulong (ang mga logo)<sup>G3056</sup> sa ilang pagpamatuod (saksi),<sup>G3141</sup> ug wala nila higugmaa ang ilang mga kinabuhi (mga kalag)<sup>G5590</sup> hangtod sa kamatayan.

☞ [Pin 12:11](#) Ug sila (atong mga igsoon) mibuntog kaniya (ang dragon) pinaagi sa dugo ni **ang Kordero**, ug pinaagi sa **ang mga logo** sa ilang **saksi**, ug wala nila higugmaa ang ila **mga kalag** hangtod sa kamatayan.

([Pin 12:12-13](#)) Ang dragon, nga hamubo na lang nga panahon, naglutos sa babaye (Ang kaligutgut sa yawa)

[Pin 12:12](#) Busa<sup>G1223G5124</sup> paglipay, kamong mga langit, ug kamong nanagpuyo niini. Alaut ang mga pumoluyo sa yuta (sa yuta)<sup>G1093</sup> ug sa dagat! kay ang yawa nanaug nganha kaninyo, nga adunay dakung kaligutgut,<sup>G2372</sup> kay nasayod siya nga hamubo na lang ang iyang panahon.

☞ [Pin 12:12](#) Busa, paglipay, O mga langit, ug kamo nga nagpuyo niini. **Alaut** sa mga pumoluyo sa yuta ug sa dagat! Kay ang yawa mikunsad kaninyo, nga adunay dakung kaligutgut, kay nasayod siya nga siya (ang dragon) adunay mubo nga panahon.

[Pin 12:13](#) Ug sa diha nga ang dragon nakakita nga siya gitambog sa yuta (sa yuta),<sup>G1093</sup> gilutos niya ang babaye nga nanganak sa lalaki (lalaki)<sup>G730</sup> anak (anak).

☞ [Pin 12:13](#) Ug sa diha nga ang dragon nakakita nga siya gisalibay sa yuta, gilutos niya ang babaye nga nanganak **ang laki** anak.

- **Ang babaye** (langitnong Jerusalem) nga nag-anak sa 144,000 karon gipakaon sa kamingawan giandam gikan sa **Dios**. Gilutos sa dragon ang mga babaye aron mapugngan siya sa pagpanganak sa nahibilin mga salin.

([Pin 12:14](#)) Ang babaye gipakaon sulod sa “usa ka tuig, mga tuig, ug katunga sa mga tuig”

[Pin 12:14](#) Ug ang babaye gihatagan ug duha ka pako sa usa ka dakung agila, aron siya makalupad ngadto sa kamingawan, ngadto sa iyang dapit, diin siya atua gipakaon sa makadiyot,<sup>G1563G2540</sup> ug mga panahon,<sup>G2540</sup> ug half<sup>G2255</sup> usa ka panahon,<sup>G2540</sup> gikan sa nawong sa bitin.

☞ [Pin 12:14](#) Bang babaye gihatagan ug duha (**2**) **mga pako** sa usa ka dakung agila,

<sup>552</sup>Refer sa [Pin 11:15](#).

aron siya makalupad ngadto sa kamingawan ngadto sa iyang dapit, diin siya gipakaon [usa ka panahon](#)(takdo nga panahon, adverbio.[Tit 1:3](#)),<sup>G1563G2540</sup> ug [mga panahon](#)(takdo nga mga panahon, plural),<sup>G2540</sup> ug [katunga](#)<sup>G2255</sup> [usa ka panahon](#)(katunga sa takdang panahon, singular),<sup>G2540</sup> gikan sa nawong sa bitin.

- **Usa ka dakong agila** [wmga pakomakakuha](#) sa pinakataas nga sanga<sup>H6788</sup> ([Eze 17:3](#)) ug himoa ang iyang salag didto ([Job 39:27](#)).  
→ Ang kinatas-ang sanga mao ang Sanga sa Pagkamatarong, o si Jehova ang atong pagkamatarung, diin ang Jerusalem [magpuyo nga luwas](#)([Jer 33:15-16](#)). Ang 2 ka pako sa dakong agila lagmit naghawas sa “2 ka anak nga lalaki (ang 2 [mga saksi](#))” nga ipadala sa yuta aron managna sulod sa 1,260 ka adlaw sa dili pa moabot ang dako ug makalilisang nga adlaw sa [ang Ginoo](#).<sup>553</sup> Kadtong nahibilin sa yuta mobutang sa ilang paglaom sa ngalan sa [ang Ginoo](#) ug nagpuyo sa [saga Ginoo](#) salag.

[Hulagway 12-b] [Usa ka panahon](#) ug [mga panahon](#) ug [tunga sa oras](#) ([ang pagbahin sa panahon](#), [otunga](#))

- Sumala sa [Gen 1:14](#), mga timailhan<sup>H226</sup> sa (1) mga panahon,<sup>H4150</sup> (2) ka adlaw,<sup>H3117</sup> ug (3) ka tuig<sup>H8141</sup> gimandoan sa Dios mga kahayag sa langit nga nagbahin sa adlaw gikan sa gabii.<sup>554</sup>

[Gen 1:14](#) Ug [Dios](#) miingon, Mahimong adunay mga suga<sup>H3974</sup> sa hawan sa langit sa pagbahin sa adlaw gikan sa gabii; ug pasagdi sila alang sa [mga timailhan](#),<sup>H226</sup> (1) ug alang sa [mga panahon](#) (pista),<sup>H4150</sup> (2) ug alang sa [mga adlaw](#) (taktak nga panahon),<sup>H3117</sup> (3) ug [mga tuig](#).<sup>H8141</sup>

(1) [Panahon](#) (mô'éd, Kusog ni [H4150](#)): "Pista" gikan sa [Lev 23:2](#) ug "mga panahon" gikan sa [Gen 1:14](#) mao ra ang pulong

- **Mga panahon**: Mga pista o kongregasyon (פּוֹסֵדִים, Strong's [H4150](#), mô'éd) nagpasabut nga "tinudlong panahon" o "[mga panahon](#)."

[Lev 23:2](#) *Ang Ginoo misulti kang Moises, nga nagaingon ([Lev 23:1](#)), "Isulti ngadto [ang mga anak nga lalaki](#)<sup>H1121</sup> sa Israel, ug ingna sila, Mahitungod [ang mga pista](#) (mô'éd, panahon)<sup>H4150</sup> sa [Ginoo](#), nga igamantala ninyo nga balaan nga mga pagkatigum, bisan kini mao ang akong mga fiesta (mô'éd, season, [Gen 1:14](#)).<sup>H4150</sup>*

[Dan 12:7](#) Ug nadungog ko ang tawo<sup>H376</sup> nagbisti sa lino, nga diha sa ibabaw sa mga tubig sa suba, sa dihang giisa niya ang iyang tuong kamot ug ang iyang wala nga kamot ngadto sa langit, ug nanumpa pinaagi kaniya nga buhi sa kahangturan nga kini alang sa [usa ka panahon](#) (mô'éd, kombira, [Gen 1:14](#)),<sup>H4150</sup> [mga panahon](#) (mô'éd, mga pista),<sup>H4150</sup> ug [tunga](#) (taliwala sa kapistahan);<sup>H2672</sup> ug sa diha nga siya matuman na sa pagsabwag sa gahum (kamot)<sup>H3027</sup> sa balaan nga katawhan, kining tanan nga mga butang mahuman.

→ Busa, “usa ka panahon, mga panahon, ug tunga” gikan sa [Dan 12:7](#), mahimong hubaron nga "[usa ka kombira, mga pista, ug ang tunga-tunga sa pista](#)” sa pito ka fiesta ni Jehova alang sa mga anak sa Israel.<sup>555</sup>

<sup>553</sup>Tan-awa ang "[Pin 11:3-4](#) Ang duha (2) ka saksi."

<sup>554</sup>Video 8. "Ang pito ka mga fiesta ni Jehova alang sa mga anak sa Israel." [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child-sa-ginoo/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child-sa-ginoo/).

<sup>555</sup>Tan-awa ang "[3] 70 ka semana ni Daniel."

\* Nakuha gikan sa “[3] 70 ka semana ni Daniel.”

| Tribulation   |                           | Great Tribulation              |   | Armageddon            |
|---|---------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|
| Daniel's 1st half of 70th week  |                           | Daniel's 2nd half of 70th week |   |                       |
| (John is partakers in Tribulation with his brethren, Rev 1:9)                     |                           | Abomination (AOD)              | The hour of temptation (Rev 3:10)           | Wrath of God (Rev 16) |
| 1,260 days  | The times of the Gentiles | 250 days                       | 790 days                                    | 250 days              |
| Time (feast), Times (feasts), & the dividing (midst) of time (Dan 7:25, Dan 12:7) |                           |                                |   |                       |
| Feast (of Passover, Unleavened, Firstfruits)                                      | The midst of the feast    |                                | Feasts (of Trumpet, Atonement, Tabernacles) |                       |

(Ang adlaw sa Pentecostes: Ang tunga-tunga sa pista)

[Juan 7:14](#) *Karon mahitungod sa **tunga-tunga sa pista Hesus** miadto sa templo, ug nagtudlo.*

[Juan 7:15](#) *Ug ang mga Judio nahibulong, nga nagaingon:*

*Giunsa man pagkahibalo niining tawhana sa mga sulat, nga wala gayud makakat-*

*on?*

[Juan 7:16](#) *Si Jesus mitubag kanila, ug miingon: Ang akong pagtolon-an dili ako, kondili iya sa nagpadala kanako.*

[Juan 7:17](#) *Kong kinsa ang buot mobuhat sa iyang kabubut-on, mahibalo siya sa doktrina, kon kini gikan sa Dios, o kon ako nagsulti sa akong kaugalingon.*

[Juan 7:18](#) *Ang nagsulti sa iyang kaugalingon nagapangita sa iyang kaugalingong himaya; nga nagpadala kaniya, mao ang tinuod, ug walay pagkadili-matarung diha kaniya.*

→Kanus-a [ang adlaw sa Pentecostes](#) bug-os nga miabut, ang Espiritu Santo mipuno sa

balay sa mga magtotoo

([Buhat 2:1-2](#)), ug ilang giinom ang pulong (ang logos) nga puno sa bag-ong bino

(ang rhema).

- Busa, ang mga magtotoo nga nakadawat sa Balaang Espiritu, adunay doktrina nga

mao

sa Dios, dili sa ila ([Binuhatan 2:13](#)).

(2) **Adlaw** (yôm, Strong's [H3117](#)) sa [Gen 1:14](#) mao ra ang pulong sa Strong [G2250](#) (hēmera) sa Griyego.

- **Mga adlaw**: “Adlaw (hēmera)” sa [Gen 1:14](#) nga gigamit sa [Pin 12:14](#), nagtumong sa “Ang gidawat **takdang panahon kayang adlaw sa kaluwasan**” ([2Co 6:2](#)) alang sa salin sa binhi sa babaye sa

[Pin 12:17](#).

[Pin 12:14](#) *Bang babaye gihatagan ug duha (2) **mga pakosa usa ka dakung aqila**, aron siya makalupad ngadto sa kamingawan ngadto sa iyang dapit, diin siya gipakaon*

***usa ka panahon** (sa takdang panahon, [Tit 1:3](#)), <sup>G1563G2540</sup> **ug mga panahon** (takdo nga **mga panahon**), <sup>G2540</sup>*

***ug katunga** <sup>G2255</sup> **usa ka panahon** (katunga sa takdang panahon), <sup>G2540</sup> gikan sa nawong sa bitin.*

(**Katunga sa takdang panahon**)

→ Timan-i nga ang gidawat nga oras sa 1st rapture moabut 250 ka adlaw sa wala

**pakatunga sa angay**

**panahon**, pagbalhin sa gidawat nga takdang panahon sa 2nd rapture sa unahan sa 250 ka adlaw gikan sa

**katapusan sa ika-70 nga semana ni Daniel.**

[2Co 6:2](#) *(Kay siya nag-ingon, Ako nakadungog kanimo sa usa ka panahon <sup>G2540</sup> gidawat, ug sa **ang adlaw** <sup>G2250</sup> sa kaluwasan*

*gitabangan ko ikaw: tan-awa, karon na ang panahon nga gikahimut-an, <sup>G2540</sup> tan-awa,*

*karon mao*

***ang adlaw** <sup>G2250</sup> sa kaluwasan.)*




→ Kay ang babaye pakan-on didto sa kamingawan sulod sa 1,260 ka adlaw,  
 "usa ka panahon, mga panahon, ug tunga sa panahon" gikan sa [Pin 12:14](#) mahimong hubaron  
 nga  
 "usa ka takdang panahon, takdang panahon, ug tunga sa bayad panahon," sa 1,260 ka adlaw.

[Pin 12:6](#) Unya ang babaye mikalagiw ngadto sa kamingawan,  
 diin Dios naq-andam ug usa ka dapit aron sa paq-amuma kaniyakay 1,260 ka

adlaw.

\* Gikan sa "[3] 70 ka semana ni Daniel."



(3) **Tuig** (šānâ, Strong's [H8141](#)) sa [Gen 1:14](#) gigamit isip dibisyon sa oras, sukod sa oras, tmailhan sa edad, o **mga tuig sa kinabuhian** ingon man usab ang mga pagbag-o sa mga panahon, sama sa tingpamulak, ting-init, tingdagdag, ug tingtugnaw.<sup>556</sup>

- **Mga tuig:** Usa ka panahon ('idān, Strong's [H5732](#)), mga panahon, [H5732](#) ug pagbahin sa panahon [H5732](#) sa [Dan 7:25](#) nagtumong sa **kada tuig panahon bayan** ang hulagway sa [Dan 4:16-32](#).<sup>557</sup>

[Dan 7:25](#) *Laing harimosulti ug mga butang batok sa Labing Hataas ('illay),<sup>H5943</sup> ug paluyahon ang mga balaan sa Labing Hataas ('elyôn),<sup>H5946</sup> ug magtinguha sa pag-usab sa mga panahon<sup>H2166</sup> ug mga balaod.<sup>H1882</sup>*  
 Unya ang balaan nga mga balaan itugyan ngadto sa iyang kamot hangtud **usa ka panahon** (usa ka tuig, [Dan 4:23-25](#))<sup>H5732</sup>  
**ug mga panahon** (tuig)<sup>H5732</sup> **ug ang pagbahin bahin** (katunqa)<sup>H6387</sup> **sa panahon** (tuig).<sup>H5732</sup>

<sup>556</sup>"H8141 - šānâ - Strong's Hebrew Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access 2 Sep, 2023.  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/h8141/kjv/wlc/0-1/>.

<sup>557</sup>Ang 7 ka beses kay 7 ka tuig ([Dan 4:23-25](#)).

gikan sa mga tawo ug  
[4:23-25](#)).

- Ang hari sa Bag-ong Babilonyanhong gingharian (ang ika-7 nga gingharian) papahawaon  
 siya mopuyo uban **ang mga mananap** sa uma ug pito (**7 mga panahon**) molabay ([Dan](#)

→ pito (**7 mga panahon**<sup>H5732</sup>) nagtumong sa ika-70 nga semana ni Daniel o **7 ka tuig** sa ika-70 nga semana ni Daniel,  
 nga naglakip sa Kasakitan, ang panahon sa pagpahulay (alang sa mga Hentil), ug  
 ang Dakong Kasakitan.<sup>558</sup>

• **Ngano nga ang ika-70 nga semana ni Daniel 7 ka tuig ang gitas-on?**

→ “Ang balaan nga mga santos itugyan ngadto sa kamot sa Anti-Kristo hangtud sa usa ka panahon, mga panahon, ug pagbahin sa **panahon** ([Dan 7:25](#))” mahimong hubaron nga “ang balaan nga mga santos igatugyan ngadto sa kamot sa Anti-Kristo hangtod sa (katapusan) **usa ka tuig, tuig, ug tunga sa tuig** sa ika-70 nga semana ni Daniel,” nga mao **7 ka tuig**.<sup>559</sup>

[Dan 9:24](#) Kapitoan (70) ka semana ang gitakda alang sa imong katawhan ug sa imong balaang siyudad,

*aron tapuson ang kalapasan, aron sa pagtapos sa mga sala, sa paghimo sa pagtabon-sa-sala alang sa kasal-anan, sa pagdala sa walay katapusan nga pagkamatarung, sa pagsilyo sa panan-awon ug panagna, sa pagdihog **ang balaan**<sup>H6944</sup> sa **balaan**.<sup>H6944</sup>*

[Lev 25:8](#) Ug mag-ihap ka ug pito (**7 mga igpapahulaysa mga tuig**<sup>H8141</sup>) kanimo, pito (**7 mga panahon**<sup>H6471</sup>) pito (**7 mga tuig**<sup>H8141</sup>) ug ang luna sa pito (**7 mga igpapahulaysa mga tuig**<sup>H8141</sup>) mahimong kap-atan ka (**40**) ug siyam (**9 mga tuig**<sup>H8141</sup>).

- **70 ka semana:** Determinado alang sa katawhan ni Daniel ug sa balaang siyudad ([Dan 9:24](#)).
- **7 ka igpapahulay sa mga tuig** = 7 ka igpapahulay sa 7 ka tuig (7 x 7 = **49 ka tuig**) sa tanan ([Lev 25:8](#)).

→ Gihatag nga ang 7 ka igpapahulay sa 7 ka tuig kay 49 ka tuig, ang 1 ka igpapahulay sa 1 ka tuig katumbas sa 7 ka tuig, naghimo sa ika-70 nga semana ni Daniel (**1 ka semana**) katumbas sa 1 nga igpapahulay sa **7 ka tuig**.<sup>560</sup>

\* Nakuha gikan sa “[3] 70 ka semana ni Daniel.”

| Tribulation   |   | Great Tribulation  |                                   | Armageddon            |
|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------|
| Daniel's 1st half of 70th week  |   | Daniel's 2nd half of 70th week   |                                   |                       |
| (John is partakers in Tribulation with his brethren, Rev 1:9)                     |   | Abomination (AOD)  | The hour of temptation (Rev 3:10) | Wrath of God (Rev 16) |
| 1,260 days  | The times of the Gentiles   | 250 days   | 790 days                          | 250 days              |
| Time (feast), Times (feasts), & the dividing (midst) of time (Dan 7:25, Dan 12:7) |   |  |                                   |                       |
| Feast (of Passover, Unleavened, Firstfruits)                                      | The midst of the feast  | Feasts (of Trumpet, Atonement, Tabernacles)  |                                   |                       |
| 3 1/2 years<br>(Christ's 1st coming for the Gentile nations & the Jews)           | The 1st rapture will occur at the end of the Tribulation (Mat 24:29-36) | 3 1/2 years<br>(The Jews & the remnants come in the name of the Lord, Mat 21:9, Rev 12:17) |                                   |                       |

- Ang damgo ug ang mga panan-awon sa Bag-ong Babylonian nga hari  
[Dan 4:19](#) Unya si Daniel, kansang ngalan mao si Beltsasar, nahibulong sulod sa usa ka takna,

<sup>558</sup>Ibid.

<sup>559</sup>Gikuha gikan sa “[Figure 13-1] Ang 7 ka gingharian (damgo ug mga panan-awon ni Daniel).”

<sup>560</sup>Tan-awa ang “[3] 70 ka semana ni Daniel.”

itugot nga ang damgo,  
ug ang iyang mga hunahuna nagsamok kaniya. Ang hari misulti, ug miingon: Beltsasar, ayaw  
o ang hubad niini, magsamok ka.  
Si Beltesasar mitubag ug miingon: Ginoong ko, ang damgo alang kanila nga nagadumot kanimo,  
ug ang kahulogan niini ngadto sa imong mga kaaway.

**Dan 4:20** **Ang kahoy** nga imong nakita, nga mitubo, ug mikusgan, kansang kahabugon miabut sa langit,  
ug ang pagtan-aw niini ngadto sa tibuok yuta;<sup>H772</sup>

**Dan 4:21** Kansang mga dahon matahum, ug ang bunga niini daghan, ug diha niana kalan-on sa tanan;  
sa ilawom diin ang mga mananap<sup>H2423</sup> sa kapatagan<sup>H1251</sup> nagpuyo,  
ug sa kang kinsang mga sanga ang mga langgam<sup>H6853</sup> sa langit adunay ilang puloy-anan:

**Dan 4:22** Kini mao **ikaw**, O hari, nga ang arte mitubo ug nahimong kusgan:  
kay ang imong pagkadaku mitubo, ug miabut sa langit,  
ug ang imong dominio hangtod sa kinatumyan sa yuta.

→ Si Nabucodonosor mao ang bantugang hari sa Neo-Babilonia nga gingharian nga milaglag sa  
Jerusalem  
ug gidala nga binihag ang Juda.<sup>561</sup> Ang hari sa Bag-ong Babilonyanhong gingharian adunay usa  
ka makalilisang nga damgo  
ug mga panan-awon diha sa iyang ulo, apan si Daniel lamang ang makahubad niini uban sa  
tabang sa Balaang Espiritu  
(**Dan 4:18**).

(Ang interpretasyon ni Daniel)

**Dan 4:23** Ug samtang ang hari nakakita **usa ka tigbantay** ug **usa ka balaan** naug gikan sa langit, ug nag-  
ingon,

**Guntinga ang kahoy**, ug laglaga kini;  
apan ibilin ang tuod sa mga gamot niini diha sa yuta,<sup>H772</sup> bisan sa usa ka higot nga puthaw ug  
tumbaga,

sa linghod nga balili sa kapatagan; ug ipabasa kini sa yamog sa langit,  
ug ang iyang bahin ipauban sa mga mananap sa kapatagan, hangtud **pito ka beses (tuig)**<sup>H5732</sup>  
**molabay sa ibabaw niya**;

**Dan 4:24** Kini mao ang hubad, Oh hari, ug kini mao ang sugo sa Hataas Uyamut,<sup>H5943</sup>  
nga midangat sa akong ginoong hari:

**Dan 4:25** Nga sila magapapahawa kanimo gikan sa mga tawo,<sup>H606</sup> ug ang imong puloy-anan mahiuban sa  
mga mananap sa kapatagan,  
ug sila magapakaon kanimo sa balili ingon sa mga vaca, ug sila magabasa kanimo sa yamog sa  
langit.

ug **pito ka beses (tuig)**<sup>H5732</sup>  
molabay kanimo, hangtud nga imong mahibaloan nga ang Labing Halangdon nagmando sa  
gingharian sa mga tawo,  
ug ihatag kini kang bisan kinsa nga iyang gusto.

**Dan 4:26** Ug sanglit sila misugo sa pagbiya sa tuod sa mga gamot sa kahoy;  
**ang imong gingharian mamaliq-on nganha kanimo, sa tapus nga ikaw makaila nga ang mga**  
**langit nagaqahum**.

**Dan 4:27** Busa, O hari, himoa nga ang akong tambag madawat kanimo, ug putla ang imong mga sala  
pinaagi sa

**pagkamatarong**, ug ang imong mga kasal-anan pinaagi sa pagpakita ug kalooy sa mga kabus;  
kon kini usa ka pagpalugway sa imong kalinaw.

→ Ang 4 ka espiritu sa langit nga anaa sa dakong dagat nahimong 4 ka dagkong mananap gikan sa  
dagat.

<sup>561</sup> **Esd 2:1, Esd 5:12**, "H5020 - n<sup>a</sup>bûkaðneşşar - Strong's Hebrew Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Gi-access niadtong  
Hunyo 15, 2023.

[www.blueletterbible.org/lexicon/h5020/kjv/wlc/0-1/](http://www.blueletterbible.org/lexicon/h5020/kjv/wlc/0-1/).

Kini nga mga mananap mao ang espirituhanon nga mga binuhat sa langit nga mobangon gikan sa dako nga dagat ug mahimong mga hari sa yuta (dagat ug yuta, [Pin 12:3](#)).<sup>562</sup> Ang 4 ka dagkong mananap nga motungha gikan sa ang kalibutan ([Dan 7:17](#)) isip 4 ka hari mao ang mosunod:<sup>563</sup>

- ① Ang unang mananap nga gingharian: Ang hari sa Babilonia, si Nabucodonosor
- ② Ang ikaduhang mananap nga gingharian: Ang hari sa Medo-Persian, si Ram
- ③ Ang ikatulong mananap nga gingharian: Ang Hari sa Gresya, Siya Kanding
- ④ Ang ikaupat nga mananap nga gingharian: Ang hari sa Roma, Ang gamay nga sungay (ang Anti-Kristo)

- Sama nga ang dakong hari sa gingharian sa Babilonya, si Nabucodonosor, kas-a naglaglag sa Jerusalem (ang Anti-Kristo), laglagon ang Jerusalem panahon sa Dakong Kasakitan. Ang unang mananap nga gingharian mitubo ngadto sa ikaduhang mananap nga gingharian (Ram, [Dan 8:3-4](#), [Dan 8:20](#)), ug nahimong mas lig-on sa ikatulong mananap nga gingharian (Siya nga Kanding, [Dan 8:8](#)), ug unya nahimong kusgan kaayo sa ikaupat nga gingharian sa mananap diin gikan niini ang Anti-Kristokabubut-ongawas ([Dan 7:24](#)).<sup>564</sup>

- Ang kahoy: Ang hari sa Neo-Babylonian nga gingharian nagrepresentar sa hari sa Bag-ong ika-7 gingharian sa Babilonya. Busa, ang kahoy naghawas sa hari sa Bag-ong 7th gingharian nga motubo nga lig-on sama sa kahitas-an sa langit kansang kamandoan alang sa katapusan sa yuta, diin ang mga mananap (ang Anti-Kristo ug ang mini nga propeta) sa ang uma magapuyoug ang mga langgam (ang mga yawa) sa ang langit makabaton pinuy-anan ([Pin 13](#), [Pin 18:2](#)).

- Ang 1st nga mananap sa dagat moabut sa ika-7 nga gingharian sa Bag-ong Babilonia, ug ang ikaduhang mananap sa yuta moabot sa Bag-ong Romanong Gingharian (sa ika-8 gingharian).

- Unya ang espiritu sa 1st mananap magtrabaho sa “ika-8 (Bag-ong Romano) nga Gingharian” ug pagpadayag sa (ang Anti-Kristo) ang tawo sa sala, nga magabayaw sa iyang kaugalingon labaw sa tanan nga mao gitawag sa Dios ug pagasimbahon sa iyang templo, nga nagapakita sa iyang kaugalingon ingon Dios ([2Te 2:3-4](#), [Pin 17:11](#)).

- Ang Anti-Kristo makiggubat batokang balaan nga mga santos, ug nagpatigbabaw batok sa

<sup>562</sup>Tan-awa ang “[Figure 13-1] Ang 7 ka gingharian (damgo ug mga panan-awon ni Daniel).”

<sup>563</sup>Tan-awa ang “[Figure 13-3] Ang mga mananap sa Daniel ug Pinadayag.”

<sup>564</sup>Tan-awa ang “[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya”

usa ka paghukom sila ([Dan 7:21](#)), hangtod [ang Karaan sa mga Adlaw](#) ([ang Kordero](#)<sup>6721</sup>) moabot, ug mahimong gihatag sa mga santos sa [ang Labing Hataas](#) ([Dios](#)), ug [ang oras](#) moabot aron ang balaan nga mga santos makapanag-iya sa gingharian ([Dan 7:22](#)).

-Then ang gingharian ug kamandoan, ug ang kahalangdon sa mga gingharian ubos sa [Halangdon](#) ([Dios](#)).

[sa Dios](#) [gingharian](#) mao ang usa ka walay katapusan nga gingharian, ug ang tanan ang mga dominio magaalagad ug magapatalinghug Siya ([Dan 7:27](#)).

-Ang dulumtanan sa pagkabiniyaan (70 ka semana ni Daniel, [Dan 9:24-27](#))

- ([Dan 9:25-27 re-translated](#))

[Dan 9:25](#) Busa hibalo i ug sabta,

nga sukad sa paggula sa sugo sa pagpasig-uli ug sa pagtukod sa Jerusalem ngadto sa dinihogan nga magmamando,

adunay pito (**7**) [semana](#), ug kan-uman ug duha (**62**) [semana](#):

ang dalan tukoron pag-usab, ug ang kanal, bisan sa mga panahon sa kasakit.

[Dan 9:26](#) Ug human sa kan-uman ug duha (**62**) [semana](#), [ang Mesiyas](#) (dinihogan)<sup>H4899</sup> pagaputlon, apan dili alang sa iyang kaugalingon,

ug ang katawhan sa magmamando ([ang Anti-Kristo](#)) nga umalabut magalaglag sa balaang ciudad.

Ang katapusan niini mahitabo uban sa usa ka baha, ug [mga kamingaw](#) determinado sila hangtod sa katapusan sa gubat.

[Dan 9:27](#) Ug iyang lig-onon ang tugon<sup>H1285</sup> uban sa daghanalang sa usa (**1**) [semana](#):

ug sa katunga (1/2) sa semana, iyang pahunongon ang paghalad ug ang halad.

Sa pako sa [mga dulumtanan](#) moabot ang naghimo [awaaw](#),

hangtod nga ang katapusan nga gitino ibubo kaniya.

→ Ang ika-70 nga semana ni Daniel (ang kataposang usa ka semana) mao ang kataposang tuig sa tagna ni Daniel nga naglakip niini

ang [Kasakitan](#) (3.5 ka tuig), ang panahon sa pahulay (hangtod ang dulumtanan sa pagkabiniyaan mapahimutang), ug

ang [Dakong Kasakitan](#) (3.5 ka tuig).<sup>565</sup>

-[Ang Mesiyas](#) mopatigbabaw sa pakigsaad uban sa daghan sulod sa 1 ka semana (o 7 ka tuig), ug hinungdandang sakripisyo ug

ang paghalad (sa Daang Tugon) nga mohunong pinaagi sa iyang paglansang sa krus ug pagkabanhaw sa iyang (1/2) sa

[ang semana](#).

-[Pakigsaad](#) nagpasabot sa pagputol,<sup>H1262</sup> sa kahulogan sa pagputol sa paghimo sa langit ug sa yuta ug sa tawo.<sup>566</sup>

Pinaagi sa pag-abot sa [ang Mesiyas](#), ang mga tawo sa Daang Tugon mahimong bag-ong mga binuhat ubos sa Bag-ong Tugon ([Heb 9:11-15](#)), "Kay kon hain ang tugon, kinahanglan usab nga adunay [ang kamatayon sa testator](#) ([Heb 9:16](#))."

-Sa Daang Tugon, [Dios](#) misaad kang Abraham nga Siya mohatag ug karnero (Strong's [H7716](#)), ug

[Gitanyagan sa Diyos si Abraham](#) ug usa ka laking karnero<sup>H352</sup> (usa ka laking karnero) imbes kang Isaac [ingong halad-nga-sinunog](#). Ang karnero sa

<sup>565</sup>Tan-awa ang "(3) 70 ka semana ni Daniel."

<sup>566</sup>Video 21. "Covenant, outward Circumcision, internal Circumcision."

[www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-covenant-outward-circumcision-inward-circumcision/](http://www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-covenant-outward-circumcision-inward-circumcision/).

Daang Tugon ([Exo 12:4-11](#)) maoy **Kristo**, kinsa nahimong **ang karnerosa** Bag-ong Tugon alang sasa **Ginoo** **Paskuwa** sa pagtabon-sa-sala alang sa kasal-anan ([1Co 5:7](#)).

→ **Ang Mesiyas** mianhi ug naghimo sa mga dulumtanan nga biniyaan, ug siya magpadayon sa pagbuhat sa ingon hangtud sa

kataposan sa gubat, o ang kataposan sa ika-70 nga semana ni Daniel, gitino alang sa katawhan ug sa balaang siyudad.

→ Ang katawhan sa magmamando, nga moabot aron sa paglaglag sa balaang siyudad, mahimong **ang Anti-Kristo**<sup>567</sup> o ang hari sa One World Government of the 1st beast ([Dan 7:25](#), [Pin 13:7](#)) nga hatagan ug awtoridad sa pagpasipala alang sa **42 ka bulan** ([Pin 13:5](#)).

➤ **3.5 nga ministeryo ni Jesus sa yuta**

Si Jesus mga 30 anyos sa dihang nagsugod siya sa ministeryo sa yuta ([Luk 3:23](#)), ug Siya adunay 3 ka Paskuwa:

→ (1) ang unang tuig sa [Juan 2:13-25](#), (2) sa ikaduhang tuig sa [Juan 5:1](#), (3) sa ikatulong tuig sa [Juan 6:4](#), ug (4) ang ikaupat sa [Juan 12:1](#), nga mahitabo unta sa tunga-tunga sa tuig.

→ Busa, ang katibuk-ang gitas-on sa ministeryo ni Jesus sa yuta nahibaloan nga 3.5 ka tuig.<sup>568</sup>

**-1,290 & 1,335 ka adlaw**

([Dan 11:31-38](#) *qihubad pag-usab*)

[Dan 11:31](#) *Ang kasundalohan nga kasundalohan mobarog sa iyang bahin, ug ilang hugawan ang balaang puloy-anan sa kusog,*

*ug kuhaon **ang padayon**<sup>H8548</sup> sakripisyo, ug ibutang **ang dulumtanan sa pagkabiniyaan**.*

→ Sa tunga-tunga sa pakigsaad ([Dan 9:27](#)) nagtumong sa tungatunga sa ika-70 nga semana ni Daniel nga mao

tali sa human sa 3.5 ka tuig sa ministeryo ni Jesus sa yuta ug sa pagsugod sa Dakong Kasakitan

nga

mahitabo dayon human sa rapture event sa haduol nga umaabot.

**Ang santuwaryo sa kusog** nagtumong sa santuwaryo (lawas) sa balaang mga santos nga nakig-ambit sa

kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus sa Bag-ong Tugon **Ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus** sa

Bag-o

Testamentonga gikuha **ang padayon sakripisyosa** Daang Tugon, apan kini mahugawan, ug **ang padayon sakripisyo** kuhaon sa armadong kusog.

- **Ang santuwaryo sa kusog** (Angbody alang sa pagkabanhaw sa mga patay) sa Bag-ong Tugon: Mahugawan.
- **Ang padayon nga pagsakripisyo** sa Daang Tugon: Kuhaon.

**Ang dulumtanan sa pagkabiniyaan** ipahimutang alang sa **1,290 ka adlaw**, nga naglakip sa 1,260 ka adlaw plus

Armagedon (1,260 + 30 = 1,290 ka adlaw).<sup>569</sup>

[Dan 12:11](#) *Ug gikan sa panahon nga ang adlaw-adlaw (**padayon**)<sup>H8548</sup> sakripisyo kuhaon, ug **ang dulumtanan** nga naghimo **awaawg** ipahimutang,*

<sup>567</sup>Para sa mga detalye sa “ang Anti-Kristo”, tan-awa ang Kapitulo 3, “F. Unsa man ang ilhanan sa imong pag-abot (ang pag-abot sa Ginoo)?”

<sup>568</sup>Tan-awa ang “[3] 70 ka semana ni Daniel,” o Video 10. “Mga adlaw sa wala pa ang “Pista sa Paskuwa.” [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-passover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-passover/).

<sup>569</sup>Tan-awa ang tsart sa “[3] 70 ka semana ni Daniel.”

adunay usa ka libo duha ka gatus ug kasiyaman ka adlaw ([1,290 ka adlaw](#)).

→ Unya, kadtong naghulat ug nangabot sa [ang 1,335 ka adlaw](#) o dugang nga 45 ka adlaw (1,335 – 1,290 = 45 ka adlaw) mapanalanginan samtang sila mosulod sa usa ka 1,000 ka tuig.

[Dan 12:12](#) Bulahan ang naghulat,  
ug moabut sa usa ka libo tulo ka gatus ug katloan ug lima ka adlaw ([1,335 ka adlaw](#)).

### **Ang Anti-Kristo magpadako sa iyang kaugalingon labaw sa tanan**

[Dan 11:32](#) Kadtong magabuhat ug dautan batok sa tugon iyang pagahugawan pinaagi sa pag-ulog-  
ulog,

apan ang mga tawo nga nakaila sa ila [Dios](#) ('Elohim) magmakusganon ug mobuhat (sukol  
kaniya).

[Dan 11:33](#) Ang manggialamon taliwala sa mga katawhan makapasabut sa daghan,  
apan sa daghang mga adlaw sila mangapukan pinaagi sa nagdilaab nga espada, pinaagi  
sa pagkabihag ug sa inagaw.

[Dan 11:34](#) Sa diha nga sila mapukan, sila makadawat ug diyutay nga tabang; apan daghan ang  
moipon kanila uban ang mga pag-ulog-ulog.

[Dan 11:35](#) Ang uban sa mga manggialamon mangapukan, aron sila maputli, maputli ug maputi  
hangtod sa panahon sa kataposan, kay alang pa kini sa tinudlong panahon.

[Dan 11:36](#) Ang hari magabuhat sumala sa iyang kabubut-on: siya magabayaw sa iyang kaugalingon  
ug magapadaku sa iyang kaugalingon sa kahitas-an  
ang matag diyos (el), mosulti ug katingalahang mga butang batok sa diyos (el) sa mga  
diyos (el), ug buhaton

pagmauswagon hangtud nga ang kasuko matuman: kay kana nga gitagal pagatumanon.

[Dan 11:37](#) Siya dili usab makasabut [ang Dios](#) ('Elohim) sa iyang mga amahan ni ang tinguha sa mga  
babaye,

ni makasabot sa diyos (ëlôha); kay siya magapadaku sa iyang kaugalingon labaw kanilang

tanan.

[Dan 11:38](#) Sa iyang kahimtang, siya magpasidungog sa usa ka Diyos ('ëlôha) sa kusog; ug usa ka diyos  
(ëlôha) ang gibuhat sa iyang mga amahan  
wala mahibalo; pasidunggan niya ang bulawan, plata, daan nga mga bato, ug maayong  
mga butang.

→ [Ang Ginoo](#), ang Diyos sa tanang unod, nagbuhat ug katingalahang buhat [ang mga logo](#),  
gihimo kini nga

[ang rhema](#), apan [ang Anti-Kristo](#) mosulti batok sa pulong ([ang rhema](#)) sa Ginoo ug  
pagpasipala sa tinuod [Dios](#).<sup>570</sup> Siya mouswag hangtud nga ang kasuko matuman;  
- kay kana nga gitino pagabuhaton ([Dan 11:36](#)).

- [2,300 ka gabii](#) ug [mga buntag](#) (Ang balaang mga santos himoong matarong hangtod sa 2,300 ka adlaw)

[Dan 8:9](#) Ug gikan sa usa kanila migula [gamay nga sungay](#), nga nahimong hilabihan ka daku,  
paingon sa habagatan, ug paingon sa sidlakan,  
ug ngadto sa makapahimuot <sup>H6643</sup> [yuta](#) (matahum nga yuta sa Israel).

[Dan 8:10](#) Ug kini mitubo nga dako, bisan ngadto sa panon sa langit; ug  
gihulog niini ang pipila sa panon ug sa mga bituon sa yuta (sa yuta)<sup>H776</sup>  
ug gitimbrehan sila.

[Dan 8:11](#) Oo, siya nagpadaku sa iyang kaugalingon bisan ngadto sa Prinsipe sa panon,  
ug pinaagi kaniya ang adlaw-adlaw ([padayon](#))<sup>H854</sup> [sakripisyo gikuha](#),  
ug ang dapit sa iyang sangtuwaryo<sup>H4720</sup> [gihulog](#).

[Dan 8:12](#) Ug gihatag kaniya ang usa ka panon

<sup>570</sup>Video 31. "Usa ka Nazareo ngadto sa Dios." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/).



*batok sa adlaw-adlaw (padayon)<sup>H8548</sup> sakripisyo tungod sa kalapasan, ug kini gihulog **ang kamatuoran** sa yuta (sa yuta);<sup>H776</sup> ug kini nagbansay, ug miuswag.*  
**Dan 8:13** Unya nadungog ko ang usa ka santos nga nagsulti, ug ang lain (balaan) nga santos<sup>H6918</sup> miingon niadtong usa ka santos nga misulti,  
**Hangtud kanus-a ang panan-awon mahitungod niiniang adlaw-adlaw (padayon) sakripisyo, ug **ang paglapas sa pagkabiniyaan,** sa paghatag sa duhasantwaryo (ang balaan nga mga santos)<sup>H6944</sup> ug ang hostnga pagatumban sa tiil?**

**Dan 8:14** Ug siya miingon kanako,  
**Hangtod sa duha ka libo ug tulo ka qatos (2,300) mga adlaw (gabii ug buntag),<sup>H6153H1242</sup> unyaang santuwaryo (ang balaan nga mga santos)<sup>H6944</sup> limpyo (qihimo matarung nga).<sup>H6663</sup>**

**(Ang paglapas sa pagkabiniyaan)**

→ Ang gamay nga sungay magapadaku sa iyang kaugalingon bisan pa ngadto sa principe sa panon, ug magalumpag sa dapit sa

iyang santuwaryo ug ang kamatuoran ngadto sa yuta.<sup>H776</sup>

→ **Ang padayon nga pagsakripisyo, ang paglapas sa pagkabiniyaan,** ug ang paghatag sa duhaang balaan nga mga santos ug ang host pagatamakan sa tiil ngadto sa **2,300 ka gabii ug mga buntag;**

→ Unya **ang balaan nga mga santos** pagahimoon **matarung nga.**

- Ang husto nga interpretasyon sa 2,300 ka adlaw<sup>H6153H1242</sup> mao ang **2,300 ka gabii<sup>H6153</sup> ug mga buntag.<sup>H1242</sup>**

**Gen 1:5** Ug **Dios** gitawag ang kahayag<sup>H216</sup> Adlaw,<sup>H3117</sup> ug ang kangitngit<sup>H2822</sup> gitawag niya si

Night.<sup>H3915</sup>

Ug **gabii<sup>H6153</sup> ug ang buntag<sup>H1242</sup>** mao ang unang adlaw.<sup>H3117</sup>

- **Tsiya kangitngit= Gabii**
- **Ang kahayag= Adlaw (gabii+ang buntag)**

→ **Gen 1:5** naghubit sa "Adlaw" isip **gabii ug ang buntag.**

- Matikdi nga ang matag usa sa unang unom ka adlaw sa paglalang sa Diyos maoy sa

**"gabii ug ang buntag."**

- Apan ang ika-7 nga adlaw sa Dios (**Gen 2:2**) sa paglalang kay sa

**"pahulay+panalangin+pagbalaan".**

→ Sama sa gihisgotan sa "[Figure 12-b]," **"Tuig (šānâ, Strong's H8141)"** sa **Gen 1:14** gigamit ingon nga dibisyon

sa panahon, sukod sa oras, indikasyon sa edad, o mga tuig sa kinabuhi ingon man ang mga pagbag-o sa mga panahon, sama sa tingpamulak, ting-init, tingdagdag, ug tingtugnaw.<sup>571</sup>

**7 ka beses<sup>H5732</sup> (Dan 4:23)** nagtumong sa ika-70 nga semana ni Daniel o **7 ka tuig** sa ika-70 nga semana ni Daniel, nga

Kasakitan.<sup>572</sup>

naglakip sa Kasakitan, ang panahon sa pagpahulay (alang sa mga Hentil), ug ang Dakong

**Ang 2,300 ka gabii ug mga buntag** (1,260 + 220 + 30 + 790 ka adlaw) nga partially naglangkob ang 7 ka tuig sa ika-70 nga semana ni Daniel, gibungkag sa mosunod nga "[Figure 12-c]".

(Pahinumdom: Adunay 1,290 ka adlaw gikan sa panahon nga ang padayon nga pagsakripisyo

gikuha,

<sup>571</sup>"H8141 - šānâ - Strong's Hebrew Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access 2 Sep, 2023.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/h8141/kjv/wlc/0-1/>

<sup>572</sup>Tan-awa ang "[Figure 12-b] Usa ka panahon ug mga panahon ug (katunga sa panahon, ang pagbahin sa panahon, o tunga)."

nagahulat, ug *ug ang dulumtanan nga nagahimo sa biniyaan mapatindog, apan bulahan siya nga moabot sa 1,335 ka adlaw, [Dan 12:11-12](#).*

[Figure 12-c] 2,300 ka gabii ug buntag

| Tribulation<br>Daniel's 1st half of 70th week   |   | Great Tribulation<br>Daniel's 2nd half of 70th week  |                                   |                       | Armageddon       |
|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
| (John is partakers in Tribulation with his brethren, Rev 1:9)   |   | Abomination (AOD)  | The hour of temptation (Rev 3:10) | Wrath of God (Rev 16) |                  |
| 1,260 days  | <i>The times of the Gentiles</i>  | 250 days   | 790 days                          | 250 days              |                  |
| <b>Time</b> (feast), <b>Times</b> (feasts), & <b>the dividing</b> (midst) <b>of time</b> (Dan 7:25, Dan 12:7) |   |  |                                   |                       |                  |
| <b>Feast</b> (of Passover, Unleavened, Firstfruits)   | <b>The midst of the feast</b>   | <b>Feasts</b> (of Trumpet, Atonement, Tabernacles)   |                                   |                       |                  |
| 3 1/2 years<br>(Christ's 1st coming for the Gentile nations & the Jews)                                       | The 1st rapture will occur at the end of the Tribulation (Mat 24:29-36) | 3 1/2 years<br>(The Jews & the remnants come in the name of the Lord, Mat 21:9, Rev 12:17) |                                   |                       |                  |
| 1,260 days  | The transgression of desolation (Dan 8:13)                              | 220 days   | 30 days                           | 790 days              | 220 days 30 Days |
| The continual sacrifice (Dan 8:13)  |   | The holy saints & the host trodden under foot (Dan 8:13)                                   |                                   |                       |                  |
|   |   | shortened  |                                   |                       |                  |

([Pin 12:15-16](#)) Gilamoy sa yuta ang baha nga gisalibay gikan sa baba sa dragon

[Pin 12:15](#) Ug ang bitin mibugwak ug tubig gikan sa iyang baba ingon sa usa ka suba (suba) <sup>G4215</sup> pagkahuman sa babaye, aron iyang maanod siya sa baha.

[Pin 12:16](#) Ug ang yuta (ang yuta) <sup>G1093</sup> mitabang sa babaye, ug ang yuta (ang yuta) <sup>G1093</sup> gibuka ang iyang baba, ug gilamoy niya ang baha nga gipagula sa dragon gikan sa iyang baba.

☞ [Pin 12:15](#) Ug ang bitin mibugwak gikan sa iyang baba ingon sa baha sunod sa babaye, aron siya maanod sa baha.

☞ [Pin 12:16](#) Apan ang yuta mitabang sa babaye, ug ang yuta mibuka sa iyang baba ug gilamoy ang baha nga gisalibay sa dragon gikan sa iyang baba.

- Ang baha gikan sa baba sa dragon mao ang baha sa mahugawng espiritu gikan sa mga suba ni Paraon nga hari sa Ehipto. ([Pin 16:13](#)).
- Tan-awa kon sa unsang paagi ang baha gikan sa baba sa dragon nalangkit sa dakong suba sa Eufrates sa ika-6 nga selyo sa [Pin 16:12-14](#).

([Pin 12:17-18](#)) Ang nasuko nga dragon miadto aron sa pagpakiggubat sa salin sa binhi sa babaye

[Pin 12:17](#) Ug ang dragon nasuko (nasuko) <sup>G3710</sup> uban sa babaye, ug miadto sa pagpakiggubat sa salin sa iyang binhi (sperma), <sup>G4690</sup> nga nagbantay sa mga sugo sa Dios, ug adunay pagpamatuod (ang saksi) <sup>G3141</sup> ni Jesukristo.

☞ [Pin 12:17](#) Ug ang dragon nasuko sa babaye, ug siya miadto sa pagpakiggubat sa salin kaniya **liso** (sperma), nga nagtuman sa mga sugo sa **Dios** ug adunay saksi sa **Jesukristo**.

- † Ang babaye (langitnong Jerusalem) nga gialimahan didto sa kamingawan alang sa **usa ka panahon** ug **mga panahon** **ugtunga sa oras** ([Pin 12:14](#)) gipanamkon ang binhi sa saad (**Kristo**) sa salin niya **mga liso** (sperma), kinsa mituman sa mga sugo sa **Dios** isip saksi sa **Jesukristo**. Ang mga salin mao kadtong nagpatubo sa mga bunga sa pagkamatarung alang sa ilang kaluwasan, ug ang Dios nag-andam alang kanila nga pakan-on didto sa kamingawan **ang Dakong Kasakitan**.

[Pin 12:18](#) (Tan-awa ang Footnotes: Ang ubang mga hubad nagbutang sa Gregong prase nga girepresentahan nga "Ug mitindog ako sa balas sa dagat" sa [Pin 12:17](#), [Pin 12:18](#), o [Pin 13:1](#).)

## Kapitulo 13

[\(Pin 13:1\)](#) Ang unang mananap gikan sa dagat (7 ka ulo, 10 ka sungay, ug 10 ka diadema nga may mapasipalahong ngalan)

[Pin 13:1](#) Ug mitindog ako sa balas sa dagat, ug nakita ko ang usa ka mananap nga mibangon<sup>G305</sup> gikan sa dagat, nga adunay pito (7) ka ulo ug napulo (10) ka sungay, ug sa iyang mga sungay napulo (10) ka korona (diadema),<sup>G1238</sup> ug sa iyang mga ulo ang ngalan sa pagpasipala.

☞ [Pin 13:1](#) Tunya ako (Juan) mitindog sa balas sa dagat, ug nakita ko ang usa ka mananap nga migimaw gikan sa **ang dagat**,

adunay pito (**7**) **mga ulou** ug napulo (**10**) **mga sungay**, ug (**10**) **mga diadema** sa iyang mga sungay, ug **usa ka mapasipalahon nga ngalan** sa iyang mga ulo.

- **Ang 1st Beast** (gikan sa dagat)

- **7 mga ulo**: **7 mga hari** sa 7 kabukiran (**mga gingharian**) diin naglingkod ang dakung bigaon ([Pin 17:9](#)).

- **10 mga sungay**: **10 mga hari** kinsa motungha gikan niini nga gingharian ([Dan 7:24](#)), apan wala pa silay gingharian ([Pin 17:12](#)).

- **10 mga diadema**: Ang 10 ka sungay (**10 ka hari**) nga adunay **10 ka diadema**, nga may mapasipalahon nga ngalan sa ilang mga ulo ([Pin 13:1](#)).

[\(Pin 13:2\)](#) Ang unang mananap gikan sa dagat (usa ka leopardo, usa ka oso, ug usa ka leon)

[Pin 13:2](#) Ug ang mananap nga mapintas nga akong nakita sama sa usa ka leopardo, ug ang iyang mga tiil ingon sa mga tiil sa usa ka oso, ug ang iyang baba ingon sa baba sa leon: ug ang dragon naghatag kaniya sa iyang gahum, ug ang iyang lingkoranan (trono),<sup>G2362</sup> ug dakong awtoridad.

☞ [Pin 13:2](#) Ug ang mananap nga mapintas nga akong (Juan) nakita sama sa **usa ka leopardo**, ang iyang mga tiil sama sa mga tiil sa **usa ka oso**, ug ang iyang baba sama sa baba sa **usa ka leon**. **Ang dragon** naghatag kaniya (ang unang mananap) sa iyang gahom, iyang trono, ug dakong awtoridad.

- **Tsiya nga dragon** mihatag sa (1st) mananap gikan sa dagat iyang **gahum, trono, & dako nga awtoridad**.

- Ang unang mananap gikan sa dagat adunay 7 ka gingharian (Babylon, Medes, Persians, Grecia ubos ni Alexander the

*Dako, Grecia ubos sa mga Heneral ni Alexander, Roma, Bag-ong Babilonya, ug Bag-ong Romano*).<sup>573</sup>

- Ang unang mananap nagmando sa mga gingharian sa Babilonya (usa ka leyon), Medo-Persian (usa ka oso), and Greek (usa ka leopardo).

Usab, kining unang mananap gihatagan ug gahom, trono, ug dakong awtoridad sa dragon.<sup>574</sup>

- **Tsiya 1st mananap** (sa Bag-ong Babilonia)

- Ang ngalan sa anghel nga mao ang hari sa kahiladman nga walay kinutoban mao **Apollyon, buot ipasabot kalaglagan o tiqlaqlaq**.<sup>575</sup>

- Thimungaan, ang unang mananap nga motungha gikan sa dagat, mao ang ikaupat nga mananap sa ikaupat nga gingharian sa yuta, o

- ang Romanong Gingharian**,

<sup>573</sup>Tan-awa ang "[Figure 13-3] Ang mga mananap sa Daniel ug Pinadayag."

<sup>574</sup>Ibid.

<sup>575</sup>Refer sa [Pin 9:11](#).

nga lahi sa uban nga mga gingharian, ug molamoy sa tibook nga yuta, pagatamakan kini, ug pagalumpagon  
kini sa mga piraso ([Dan 7:23](#)).

→ Tiyang 1st beast maomakalilisang, makalilisang, ug kusog kaayo nga adunay dagkong puthaw nga ngipon ug bronse nga mga lansang,  
adunay **10 ka sungay** ([Dan 7:7](#), [Dan 7:19-20](#)).

-Ang Anti-Kristomahimong “hari sa “Bag-ong Babilonya” (sa Anti-Kristongalan gipiho sa [Pin 13:18](#)).

-Ang Anti-Kristomahimong sa Lucifer,<sup>576</sup> ug suportahan ni Belial (destroyer, ang polar atbang sa Kristo).<sup>577</sup>

(Ang pagpadayag sa **ang Anti-Kristo** ug **ang Bakak nga Propeta** nagpasabot **ang pag-abot ni Ginoong Jesu-Kristo** anaa sa kamot)

[2Te 2:1](#) Karon nangamuyo kami kaninyo, mga igsoon, pinaagi sa pag-abot sa among **Ginoong Jesukristo**,  
ug pinaagi sa atong pagpundok ngadto kaniya,

[2Te 2:2](#) Aron dili ka dali matay-og sa hunahuna, o malisang,  
ni pinaagi sa espiritu, ni pinaagi sa pulong (logos),<sup>G3056</sup> ni pinaagi sa sulat (epistola)<sup>G1992</sup> ingon gikan

kanato,

ingon niana **ang adlaw sa Kristo** anaa sa kamot.

[2Te 2:3](#) Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi: kay kanang adlaw dili moabut,  
gawas nga adunay moabut nga pagkahulog (apostasya)<sup>G646</sup> una,  
ug kana **tawo sa sala** (ang Anti-Kristo) ipadayag, **ang anak sa kapildihan** (ang mini nga Propeta);

[2Te 2:4](#) Nga nagabatok ug nagabayaw sa iyang kaugalingon labaw sa tanan nga gitawag **Dios**, o kana ginasimba;  
aron siya ingon **Dios** nagalingkod sa templo sa **Dios**, nagpakita sa iyang kaugalingon nga siya mao **Dios**.

[2Te 2:5](#) Wala ba kamo mahinumdom, nga, sa diha pa ako uban kaninyo, gisultihan ko kamo niining mga butanga?

[2Te 2:6](#) Ug karon kamo nasayud unsa ang nagpugong nga siya unta igapadayag sa iyang panahon.

[2Te 2:7](#) Alang sa misteryo sa kadautan<sup>G458</sup>

nagabuhat na: ang nagapugong lamang karon magatugot, hangtud nga makuha siya sa dalan.

- **2 mga butang nga ipadayag sa dili pa ang pag-abot sa ang Ginoong Jesu-Kristo**

→ Mahitungod sa pag-abot sa atong **Ginoong Jesukristo** ug unsaon nato sa pagtigum ngadto kaniya,

buhata

ayaw pagsamok sa espiritu, sa logos ug sa sulat sa mga apostoles sa matag higayon nga adunay

magsulti niana

**ang adlaw ni Kristo** anaa sa kamot, btungod **ang Ginoong Jesu-Kristo** dili moabut sa wala pa adunay

mosunod

duha (2) ka butang ang gipadayag:

(1) **apostasya**, ug

(2) **tawo sa sala** (ang Anti-Kristo),<sup>578</sup> **ang anak sa kapildihan** (ang mini nga Propeta, [Pin 19:20](#)).<sup>579</sup>

→ **Ang Anti-Kristo** para sa 1st nga mananap<sup>580</sup> mao ang tawo sa sala nga nagsupak ug nagpataas sa iyang kaugalingon labaw sa tanan

gitawag nga Dios, ug simbahon sa mga lumulupyo sa yuta pinaagi sa anak sa kapildihan (ang Bakak Propeta sa ika-2 nga mananap):

- Kini nga misteryo sa pagkadaotan naglihok na, apan ang nagpugong kaniya mobuhat sa ingon

hangtod siya

gikuha gikan sa dalan ([2Te 2:7](#)).

<sup>576</sup>Tan-awa ang "([Pin 6:7-8](#)) *Ang pag-abli sa ika-4 nga selyo*," ug "[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya."

<sup>577</sup>Tan-awa ang "([Pin 18:5-8](#)) *Ang mga sala sa Babilonia gihukman sa Ginoong Dios*," ug "[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya."

<sup>578</sup>Ang ngalan sa Anti-Kristo gipiho sa [Pin 13:18](#).

<sup>579</sup>Refer sa [Pin 17:11](#) ug "[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya."

<sup>580</sup>Tan-awa ang "[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya."

(Ang malapason igapadayag)

[2Te 2:8](#) Ug unya kana nga Daotan (walay balaod)<sup>G459</sup> ipadayag, kinsa **ang Ginoo** magaut-ut uban sa espiritu sa iyang baba, ug molaglag uban sa kahayag (pagpakita)<sup>G2015</sup> **sa iyang pag-abot**:

[2Te 2:9](#) Bisan siya, kansang pag-abot

mao ang human sa buhat ni Satanas<sup>G4567</sup> uban (sa)<sup>G1722</sup> tanang qahom<sup>G1411</sup> ug mga ilhanan ug bakak nga mga katingalahan,

→ Unya ang malapason sa balaod (sa unang mananap) igapadayag, apan **ang Ginoo** mukonsumosiyauban sa espiritu sa

**Iyang babaug** laglaga siya pinaagi sa pagpakita sa Iyang pag-abot.

→ Ang pag-abot sa malapason sa balaod (ang Anti-Kristo sa unang mananap)<sup>581</sup> subay sa buhat ni Satanas sa tanan

**gahum**, mga ilhanan, ug bakak nga mga katingalahan. Ang dragon maghatag sa unang mananap sa iyang gahom, iyang trono, ug dako

**awtoridad** ([Pin 13:2](#)).

Unya, ang ikaduhang mananap nga mosulti sama sa dragon mogamit sa tanang awtoridad sa unang mananap pinaagi sa bakak.

propeta, ug nagbuhat ug dako **mga timailhan**, bisan sa paghimo **kalayo** nanaug gikan sa langit ngadto sa yuta sa atubangan sa

mga lalaki ([Pin 13:13](#)), nga makalingla sa mga lumulupyo sa yuta. Iya unyang sultihan ang mga nagpuyo sa yuta sa paghimo

**usa ka imahe sa** (ika-2) nga mananapug simbaha ang larawan sa mapintas nga mananap pinaagi sa pagdawat sa marka sa mapintas nga mananap,

kay kon dili, sila pagapatyon ([Pin 13:14-16](#)).

[\(Pin 13:3\)](#) Usa sa 7 ka ulo (ang Romanong Gingharian) gipatay apan naayo (ang Bag-ong Romanong Gingharian)

[Pin 13:3](#) Ug nakita ko ang usa sa iyang mga ulo ingon sa nasamdan (pagpatay)<sup>G4969</sup> hangtod sa kamatayon; ug ang iyang makamatay nga samad (hampak)<sup>G4127</sup> naayo: ug ang tibuok kalibutan (ang mga nagpuyo sa yuta)<sup>G1093</sup> natingala (natingala)<sup>G2296G2296</sup> pagkahuman (sunod)<sup>G3694G1722</sup> ang mananap.

☞ [Pin 13:3](#) And Ako (Juan) nakakita sa usa sa (7) mga ulo ingon nga kini gipatay hangtud sa kamatayon, ug ang iyang ikamatay nga samad naayo.

And ang tanan (nagpuyo sa) yuta natingala ug misunod sa (ika-2) nga mananap.

- Ang 1st (Babilonia) nga gingharian gitugyan ngadto sa ikaduhang (Medo-Persian) nga Gingharian

[Dan 5:25](#) Ug kini mao ang sinulat nga nahisulat: MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN.

[Dan 5:26](#) Mao kini ang interpretasyon sa butang:

**MENE**; Dios ('*ĕlô*)<sup>H426</sup> giihap ang imong qingharian, ug natapos kini.

[Dan 5:27](#) TEKEL; Ikaw gitimbang sa mga timbangan, ug nakita nga kulang.<sup>H2627</sup>

[Dan 5:28](#) PERES; Ang imong gingharian nabahin, ug gihatag sa mga Medianhon ug mga Persianhon.

- **Ang 1st** (Babilonia), ika-2 (Medo-Persian), ika-3 (Griyego), ug ika-upat (Romano) Gingharian

Ang Babylonian (ang unang gingharian) gibahin ug gihatag ngadto sa mga Medianhon ug Persianhon (ang ikaduhang gingharian),

nga napukan sa ulahi sa hari sa Gresya (ang ika-3 nga Gingharian, [Dan 8:21](#)), ug dayon ang Romano (ang ika-4

**gingharian)** mibangon sa gahom human niadto.<sup>582</sup>

<sup>581</sup>Para sa mga detalye sa "Anti-Kristo", tan-awa ang "[Figure 10] F. Unsa man ang ilhanan sa imong pag-abot (ang pag-abot sa Ginoo)?"

<sup>582</sup>Tan-awa ang "[Figure 13-2] Ang 4 ka espiritu sa langit (Daniel 7-8)."

• **Ang ika-4 (Romano) Ginghamarian (Gibahin sa 2 ka hugna)**

**Ang kanhi** & ang ulahing mga hugna sa Romanong Ginghamarian  
([Dan 2:40](#) *Ug ang ikaupat ka ginghamarian molig-on sama sa puthaw, sanglit ang puthaw makadugmok ug makadugmok*  
*naqbuntoq sa tanang butang: ug ingon sa puthaw nga magadugmok niining tanan, kini magadugmok ug magadugmok.*)

**Ang kanhi nga yugto**

→ Ang kanhi nga hugna sa ika-4 (Romano) nga ginghamarian, nga lig-on sama sa puthaw [Dan 2:40](#),  
natuman,

nga gi-validate ni [Pin 17:10](#), “adunay pito (7) ka hari: lima (5 ka hari sa miaging Griyego ginghamarian) nangapukan, ug ang usa mao (ang Ginghamarian sa Roma naqhari), ug ang lain (giharian sa Babilonya) mao

*wala pa moabot.*”<sup>583</sup>

**Ang ulahi nga hugna**

→ Apan, ang ulahing bahin sa ika-4 (Bag-ong Romano) ginghamarian gikan sa [Dan 2:42](#) (“ang ginghamarian mahimong

*usa ka ginghamarian, nga*

*usa ka bahin kusgan, ug usa ka bahin nabuak*”) sa [Dan 2:45](#) (“Ang Diyos<sup>H426</sup> sa langit naqtukod ug

*dili gayud malaqlaq : ug ang ginghamarian dili ibilin sa ubang mga tawo, kondili kini mabunqkaq dugmukon ug ut-uton kining tanan nga mga ginghamarian, ug kini molungtad sa walay*

*katapusan,*” [Dan 2:44](#)) wala pa

*natuman*, apan silang tanan matuman sa [Pinadayag 18-22](#).

([Pin 13:3](#) *Gihubad*)

- **Ang ginghamarian sa Babilonia (ang unang ginghamarian)** napukan sa mga Medianhon ug Persianhon (ang ika-2 nga ginghamarian), nga sa ulahi napukan sa hari sa Grecia sa ikatulong ginghamarian ([Dan 8:21](#)). Unya ang kanhi nga hugna sa ika-4 nga ginghamarian sa Roma, mibangon sa gahum (may bahin lig-on, [Dan 2:42](#)), apan “usa sa mga ulo” (ang kanhing yugto sa Romanhong Ginghamarian ([Pin 13:3](#)) gipatay hangtod namatay ([Pin 13:3](#)) o bahin nga nabuak ([Dan 2:42](#)).

→ Kini nga bahin nabali o nasamdan **Romanoginghamarian** ([Dan 2:42](#)) mabuhi pag-usab Sa ulahing bahin sa **ang Bag-ong Romanoginghamarian** (Naayo ang makamatay nga samad, [Pin 13:3](#)). Unya ang tanan nga mga lumulupyo sa yuta

kahibulong ug sunda **ang ika-2 nga mananap** tmogawas ang kalo **ang Bag-ong Romanoginghamarian** (gikan sa yuta,

[Pin 17:8](#), [Pin 13:11](#)), ug iyang gamiton ang tanang awtoridad sa unang mananap sa **ang Bag-ong Babilonia**

**inghamarian** ([Pin 13:12](#)).

([Pin 13:4-7](#)) Ang dragon ug ang unang mananap gisimba sa tanang nagpuyo sa yuta

[Pin 13:4](#) Ug ilang gisimba ang dragon nga naghatag ug gahum (awtoridad)<sup>G1849</sup> ngadto sa mananap:

ug gisimba nila ang mananap nga mapintas, nga nagaingon: Kinsa ang sama sa mananap nga mapintas? kinsa ba ang makahimo sa pagpakiggubat kaniya?

[Pin 13:5](#) Kag ginhatagan sia sing baba nga nagahambal sing dalagku nga mga butang kag mga pagpasipala; ug gahum (awtoridad)<sup>G1849</sup> gihatag ngadto kaniya sa pagpadayon sa kap-atan ug duha (42) ka bulan.

[Pin 13:6](#) Ug gibuka niya ang iyang baba sa pagpasipala batok sa Dios, sa pagpasipala sa iyang ngalan, ug sa iyang tabernaculo,

ug sila nga nanagpuyo sa langit.

<sup>583</sup> Ibid.

**Pin 13:7** Ug kini gihatag ngadto kaniya sa pagpakiggubat batok sa mga balaan (balaan nga mga santos),<sup>G40</sup> ug sa pagbuntog kanila:  
ug gahum (awtoridad)<sup>G1849</sup> gihatag kaniya sa ibabaw sa tanang kabanayan (mga tribo),<sup>G5443</sup> ug mga pinulongan, ug mga nasud.<sup>G1484</sup>

- ☞ **Pin 13:4** AUg ilang gisimba ang dragon nga naghatag ug pagbulot-an sa (unang) mananap; ug gisimba nila ang (1st) mananap, nga nagaingon,  
“Kinsa ang sama sa (1st) nga mananap? Kinsay makahimo sa pagpakiggubat kaniya?”
- ☞ **Pin 13:5** Aug gihatagan siya ug baba sa pagsulti ug dagkong mga butang ug mga pasipala, ug gihatagan ug awtoridad sa pagpadayon alang sa **42 ka bulan**.
- ☞ **Pin 13:6** Aug ang mananap mibuka sa iyang baba sa pagpasipala batok sa **Dios**, sa pagpasipala sa Iyang **ngalan**, Iya **tabernakulo**, ug **ang mga nagapuyo sa langit**.
- ☞ **Pin 13:7** Gitugotan siya sa pagpakiggubat sa mga balaan ug sa pagbuntog kanila. Ug gihatag kaniya ang pagbulot-an ibabaw sa tanang banay, mga pinulongan, ug mga nasud. **gipatay gikan sa ang pundasyon sa kalibutan**.

**-42 ka bulan**<sup>584</sup>

**Dan 7:23** TBusa siya miingon: ‘Ang ikaupat (ika-upat) nga mananap mahimong ikaupat (4th) nga gingharian sa yuta,  
nga lahi sa uban nga mga gingharian,  
ug lamyon niya ang tibuok yuta, pagatamakan kini, ug pagdugmok niini.

→ Ang ikaupat (4) ka mananap sa yuta mao ang “**ang Romanong Gingharian**” nga molamoy sa tibuok yuta

sa diha nga sila mobangon pag-usab sa **ang Bag-ong Romanong Gingharian**.<sup>585</sup>

**Dan 7:24** Tanq napulo (10) ka sungay mao ang napulo (10) ka hari nga motindog gikan niini nga gingharian.

And **lainhari** mobangon sunod kanila; lahi siya sa mga nahauna,  
ug mobuntog sa tulo (3) ka hari.

→ **Ang 10** mga sungay (**mga hari**) kinsa adunaysa **gihapon adunay gingharian** mitungha gikan sa “**Romanong gingharian**,” apan **3** sa sila mabuntog sa laing hari (ang ika-11 nga hari) sa Bag-ong Babilonyanhong gingharian (Katibuuan nga 8 ka hari = 10 ka hari – 3 ka hari nga napildi = 7 ka hari total + gamay nga sungay (1, **ang Anti-Kristo**).<sup>586</sup>

→ Ang 10 ka hari una nga mobangon gikan sa Romanhong gingharian, unya ang laing hari (**ang Anti-Kristo**) kabubut-on bangon sunod kanila.

**Dan 7:25** **Laing hari** mosulti ug mga butang batok sa Labing Halangdon (‘illay),<sup>H5943</sup>  
ug paluyahon ang mga balaan sa Labing Hataas (‘elyôn),<sup>H5946</sup>  
ug magtinguha sa pag-usab sa mga panahon ug balaod.  
Unya ang balaan nga mga balaan itugyan ngadto sa iyang kamot hangtud<sup>H5705</sup>  
**usa ka panahon ug mga panahon ug pagbahin sa panahon**.

→ Laing hari (**ang Anti-Kristo**), magabuka sa iyang baba sa pagpasipala batok **Dios**, sa pagpasipala Iyang **ngalan**, Iya **tabernakulo**, ug **mga** (ang 144,000 nga gibayaw) **nga nagapuyo sa langit**

<sup>584</sup>Aron masabtan ang lain-laing mga aplikasyon sa usa ka panahon, mga panahon ug tunga (pagbahin), tan-awa ang “[Figure 12-b] Usa ka panahon ug mga panahon ug (katunga sa panahon, ang pagbahin sa panahon, o tunga).” gikan sa “(Pin 12:14).”

<sup>585</sup>I-refer sa “MISTERYO, BABYLON NGA DAKO, ANG INAHAN SA MGA BIGAON UG MGA DUMALI SA YUTA (Pin 17:5-6).”

<sup>586</sup>Tan-awa ang “[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonia”.



(Pin 13:6).

→ Ang (**1st**) mananapihatag ang baba aron magpadayon (pagpasipala) alang **42 ka bulan** (Pin 13:5) hangtod **usa ka panahon** ug **mga panahon** ug **pagbahin sa panahon**, nga hangtod **katapusan sa 7 mga tuig** sa 70 ka semana ni Daniel.

- **Usa ka panahon ug mga panahon ug ang pagbahin sa panahon** (7 ka beses o 7 ka tuig, Dan 4:23-25)<sup>587</sup>

Ang hari sa Bag-ong Babilonyanhong gingharian (ang ika-7 nga gingharian) papahawaon gikan sa mga tawo, ug siya mopuyo uban sa **ang mga mananapsa** uma ug pito (**7 mga panahon**)<sup>H5732</sup> molabay (Dan 4:16).

→ Usa ka panahon ('idān, Strong's<sup>H5732</sup>), mga panahon,<sup>H5732</sup> ug pagbahin sa panahon<sup>H5732</sup> nagtumong sa tinuig nga time frame.

Tbusa, ang balaan nga mga santos igatugyan ngadto sa kamot sa Anti-Kristo hangtud sa usa ka panahon (tuig), mga panahon

(mga tuig), ug pagbahin sa panahon (tuig) sa ika-70 nga semana ni Daniel, nga mao ang pito (**7 mga tuig**) (1,260/360 = 3.5 tuig).<sup>588</sup>

→ pito (**7 mga panahon**)<sup>H5732</sup> (Dan 4:23-25) nagtumong sa ika-70 nga semana ni Daniel o **7 ka tuig** ingon sa mosunod:<sup>589</sup>

Unang mga Bunga

- Ang Kasakitan: (1) Ang mga pista (mga panahon) sa Paskuwa, (2) Tinapay nga Walay Lebadura, ug (3)

(panahon) sa

- Ang pahulay **panahon** (para sa mga Hentil hangtod sa kataposan sa Dakong Kasakitan): (4) Ang fiesta

Pentekostes

Tabernakulo

- Ang Dakong Kasakitan: (5) Ang mga pista sa (mga panahon) sa Trumpeta, (6) Pag-ula, ug (7) mga

sa 'el<sup>H410</sup> ug

→ Ang Balaan mao ang **ang Ginoo** (Yahweh, Isa 43:15)<sup>H3068</sup> kinsa nailhan **Kristo** sa Bag-ong Tugon (Efe 3:2-6). Kini nga "**Kristo**" naglungtad sukad pa sa sinugdan sa kalibotan pinaagi sa mga ngalan

**Yahweh.**<sup>H3068</sup>

**Ang Ginoo** (Yahweh)<sup>H3068</sup> sa **mga host**, nga mao ang manunubos sa **ang Balaan sa Israel** ug **ëlôhîm** sa tibuok yuta sa Daang Tugon o sa GINOO (Yahweh)<sup>H3068</sup> niabot ingon **Jesukristo** ang **propetasa** bag-ong tugon ug miduaw ug mitubos sa Iyang katawhan nga Israel ingon **ang Ginoong**

**Dios** sa Israel.

Kini **GINOO**, ang Hari sa Israel, **ang Ginoo sa mga panon**, nagtudlo sa walay kataposang katawhan ug

magpakita sa

**mga butang nga moabot ug moabot.**<sup>590</sup> Hangtud sa mga panahon sa pagpahiuli sa tanan nga mga

butang, ang langit kinahanglan

**makadawat** kini nga propeta **Jesukristo** (ang matarung) ingon **ang Ginoong Dios.**<sup>591</sup>

→ Wala kamo gitubos pinaagi sa madunot nga mga butang nga gihatag sa inyong mga amahan, kondili pinaagi sa mga bililhon

sa **dugo sa Kristo**, ingon sa **usa ka karnero** (amnos)<sup>G286</sup> walay buling ug buling, o ang mga logo nga gitanyag

<sup>587</sup>Tan-awa ang "[Figure 12-b] Usa ka panahon ug mga panahon ug (katunga sa panahon, ang pagbahin sa panahon, o tunga)."

<sup>588</sup>Gikuha gikan sa "[Figure 13-1] Ang unang mananap gikan sa dagat (7 ka ulo, 10 ka sungay, ug 10 ka diadema nga may mapasipalahon nga ngalan)."

<sup>589</sup>Tan-awa ang "[3] 70 ka semana ni Daniel."

<sup>590</sup>Video 48. "8. Hanukkah." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

<sup>591</sup>Nakuha gikan sa [Pin 4:8](#).

kaniadto sa sinugdan ug uban **Dios**, ug kaniadto **Dios**. Kini **nating karnero** (amnos)<sup>G286</sup> gi-orden nang daan  
alng **pundasyon sa kalibutan**, ug usa ka pakigsaad tali sa **Dios** (**ĕlōhîm**) ug si Abraham gipamatud-an ni  
**Dios** sa <sup>G1519</sup> **Kristo**.<sup>592</sup> Kini **nating karnero** (amnos)<sup>G286</sup> gipadayag niining katapusan nga mga panahon

- **Ang Kordero** (arnion)<sup>G721</sup> **Hesus**, nga gihalad alang sa usa ka halad-nga-sinunog ingon **usa ka laking**  
**karnero** ('ayil, **Gen 22:13**)<sup>H352</sup>  
mianhi sa kalibutan ingon **usa ka karnero**<sup>G286</sup> sa **Dios** (**Juan 1:29**) nahimong **usa ka**  
**Kordero** (arnion)<sup>G721</sup> o **Kristo** (**1Pe 1:19**)  
nga gipadayag niining katapusan nga mga panahon alang kanato, ingon **ang Ginoo** ug **Manluluwas** nga  
si **Jesukristo** (**Dios**)

**Labing Gamhanan** (**1Pe 1:20**).<sup>593</sup>

- Timan-i nga **ang mga logomao Dios** sa sinugdan, ug **ĕlōhîm**<sup>H430</sup> mao ang bato (şûr)<sup>H6697</sup> sa katawhan sa  
**Israel**, ug ang taas<sup>H5945</sup> **'el**<sup>H410</sup> mao ang ilang manunubos, **ang Balaan** sa **Israel**, o **ang Ginoo** sa  
**mga host**, **ang Dios** (**ĕlōhîm**)<sup>H430</sup> sa tibuok yutakinsa ang imong "Magbubuhay" nga imong  
buhaton **pagminyo**,

kinsa ni **ang Kordero**<sup>G721</sup> <sup>594</sup>.

#### **-Ang kahulogan sa 12 ka bulan**

**Dan 4:28** Kining tanan midangat kang hari Nabucodonosor.

**Dan 4:29** Sa katapusan sa dose (**12**) **mga bulan**

naglakaw siya sa palasyo (templo)<sup>H1965</sup> sa gingharian sa Babilonia.

**Dan 4:30** Ang hari misulti, ug miingon,

*Dili ba kini ang dakung Babilonia, nga akong gitukod?*

*alang sa balay sa gingharian pinaaqi sa kusog sa akong qahumr, ug alang sa kadungganan sa  
akong pagkahalangdon?*

**Dan 4:31** Samtang ang pulong<sup>H4406</sup> diha sa baba sa hari, nahulog ang usa ka tingog gikan sa langit, nga  
nagaingon,

*Oh hari Nabucodonosor, kanimo kini gisulti; Ang gingharian mibulag kanimo.*

→ Ang tanang interpretasyon ni Daniel midangat sa hari sa Babilonya sa kataposan sa 12 ka bulan.

#### **-Ang dose (12) mga bulan**

Ang "12 ka bulan" gihubit sa **Est 2:12** ingon nga ang mga adlaw nga ang sulogoon nga babaye  
sa pagtuman sa iyang pagputli sa dili pa dad-on ngadto sa hari sumala sa balaod sa  
babaye; **unom (6) mga bulan** uban sa lana sa mira, **unom (6) mga bulan** nga adunay matam-is  
nga baho, and uban sa ubang mga butang alang sa paghinlo sa babaye.

**Est 2:12** Karon kung ang matag dalaga (babaye, babaye nga sulugoon)<sup>H5291</sup> turn was came  
(paghikap)<sup>H5060</sup>

*sa pag-adto sa hari nga si Assuero, sa tapus na siya **dose (12) mga bulan**,*

*sumala sa paagi (sa balaod)<sup>H1881</sup> sa mga babaye,<sup>H802</sup>*

*(kay sa ingon niana natuman ang mga adlaw sa ilang pagpapatli,*

*sa ato pa, unom (6) ka bulan nga adunay lana sa mira, ug unom (6) ka bulan nga*

*adunay matam-is nga baho,*

*ug uban sa ubang mga butang alang sa pagputli sa mga babaye;)*

<sup>592</sup>Ibid.

<sup>593</sup>Nakuha gikan sa **Pin 6:1**.

<sup>594</sup>Refer sa **Pin 4:8**, **Pin 5:6**, **Pin 19:7**.

- Ang sacerdote magahalad ug usa ka nating carnero sa buntag; ug ang laing nating karnero sa gabii ([Exodo 29:39](#)), ug ang nating karnero nga gihalad sa kagabhion alang sa usa ka kahumot nga hinimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova ([Exodo 29:41](#)).<sup>595</sup>

→ Sa espirituhanon nga pagkasulti, ang unang 6 ka bulan sa mga adlaw mao ang pagtanggap sa imong mga sala pinaagi sa pagkamatarong ([Pin 6:6, Dan 4:27](#)) pinaagi sa pagkaon sa unod sa Anak sa tawo, ug pag-inom sa Iya dugo sa lamesa sa Ginoo ([Juan 6:53](#)), ug laing 6 ka bulan sa mga adlaw ang ipresentar ang inyong mga lawas ingon nga usa ka buhi nga halad, balaan ug dalawaton sa Dios, pinaagi sa usa ka matam-is nga kahumot nga gihimo pinaagi sa kalayongadto sa ang Ginoo, o ang Kordero, nga imong (ang pangasaw-onon) pakaslan.

→ Busa, ang tibuok 12 ka bulan nagtumong sa mga adlaw human sa kahingpitan sa mga Hentil mosulod, ug sa diha nga ang pagkabuta sa bahin sa Israel makuha na ([Rom 11:25](#)).” - "Sa katapusan sa 12 ka bulan ([Est 2:12](#))” naglandong sa umaabot nga dagway sa “ang Anti-Kristo” sa Bag-ong Babilonya sa ika-7 nga gingharian ([Dan 4:30](#)) nga mahimong natapos sa paghukom sa Dios.<sup>596</sup>

[Jer 34:1](#) Ang pulong (ang rhema)<sup>H1697</sup> nga midangat kang Jeremias gikan sa Ginoo ([Yahweh](#)),<sup>H3068</sup>

sa dihang si Nabucodonosor nga hari sa Babilonia, ug ang tanan niyang

kasundalohan,

ug ang tanang gingharian sa yuta sa iyang dominio, ug ang tanang katawhan, nakiq-away batok sa Jerusalem, ug batok sa tanang mga ciudad niini, nga

nagaingon,

[Jer 34:2](#) Mao kini ang giingon ang Ginoo,<sup>H3068</sup> ang Dios<sup>H430</sup> sa Israel; Lakaw ug pakigsulti kang

Sedechias nga hari sa

Juda, ug ingna siya: Mao kini ang giingon ni Jehova;

Ania karon, akong ihatag kining ciudad ngadto sa kamot sa hari sa Babilonia, ug sunogon niya kini sa kalayo.

→ [Jeremias 34](#) naghulagway sa panghitabo sa dihang si Nabucodonosor, ang hari sa Babilonya,

nakiq-away batok sa Jerusalem uban ang tanan niyang kasundalohan, ang tanan niyang gingharian sa yuta kamandoan, ug ang tanang katawhan.

- Kining Karaang Babilonyanhong hari (Nabucodonosor) susama usab sa umaabot nga hari sa Ginoo

Bag-ong gingharian sa Babilonya, ang Anti-Kristo,<sup>597</sup> kinsa magsugod sa Armagedon batok

HARI SA MGA HARI, UG GINOO SA MGA GINOO (Ginoong Jesu-Kristo) sa bukid sa Megiddo (nga nahimutang sa amihanang Israel).<sup>598</sup>

(Tnagdanggo siya ug natuman ang panan-awon)

<sup>595</sup>Tan-awa ang "[Pin 6:5-6](#)) Ang pag-abli sa ika-3 nga selyo (usa ka itom nga kabayo)."

<sup>596</sup>Refer sa [Pin 17:11](#).

<sup>597</sup>Tan-awa ang "Ang kahulogan sa 12 ka bulan" ubos sa ([Pin 13:4-7](#)).

<sup>598</sup>Tan-awa ang "[Pin 16:16](#)" ug "[Pin 19:16](#)."

[Dan 4:32](#) Ug ikaw pagaabugon nila gikan sa mga tawo, ug ang imong puloy-anan igauban sa mga mananap sa kapatagan.

pakon-on ka nila ug balili sama sa mga baka, ug [pito ka beses](#) molabay sa ibabaw nimo, hangtod nga mahibalo ka niana [ang labing Hataaspagmandosa qingharian sa mga tawo](#),<sup>H606</sup> ug ihatag kini kang bisan kinsa nga iyang gusto.

[Dan 4:33](#) Sa maong takna ang butang natuman kang Nabucodonosor: ug siya giabug gikan sa mga tawo, ug mikaon sa balili sama sa mga baka, ug ang iyang lawas nabasa sa yamog sa langit, hangtud nga ang iyang mga buhok mitubo sama sa mga balhibo sa mga agila, ug ang iyang mga kuko ingon sa mga kuko sa langgam.

[Dan 4:34](#) Ug sa katapusan sa mga adlaw, ako, si Nabucodonosor, miyahat sa akong mga mata ngadto sa langit,

ug ang akong salabutan mibalik kanako,  
ug gidayeg ko ang [Labing Halangdon](#), ug gidayeg ug gipasidunggan ko siya nga buhi sa

kahangturan,

kansang dominio mao ang walay katapusan nga dominio, ug ang iyang qingharian gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan.

[Dan 4:35](#) Ug ang tanang mga pumoluyo sa yuta<sup>H772</sup> giila nga walay bisan unsa:

ug siya nagabuhat sumala sa iyang kabubut-on diha sa kasundalohan sa langit,

ug taliwala sa mga pumoluyo sa yuta:

ug walay makapugong sa iyang kamot, kun makaingon kaniya: Unsay imong ginabuhat?

[Dan 4:36](#) Sa maong panahon ang akong salabutan nahiuli kanako;

ug alang sa himaya sa akong qingharian, ang akong dungog ug

[ang kahayag mibalik kanako](#); ug ang akong mga magtatambag ug ang akong mga ginoo

nangita kanako;

[ug ako natukod sa akong qingharian, ug ang labing maayo nga pagkahalangdon gidugang](#)

[kanako](#).

[Dan 4:37](#) Karon ako si Nabucodonosor nagdayeg ug nagbayaw ug nagpasidungog sa Hari sa langit,

[ang tanan kansang mga buhat mao ang kamatuoran](#), ug ang iyang mga dalan paghukom:

[ug sila nga naqalakaw sa pagkamapahitas-on siya makahimo sa pagpaubos](#).

→ Apan sa dihang 7 ka beses (o ika-70 nga semana ni Daniel, nga mao [7 ka tuig](#))<sup>599</sup> milabay na, ang Labing Halangdon nga kabubut-on

kuhaa ang qingharian gikan sa hari ([ang Anti-Kristo](#)), ug unya Siya magmando sa qingharian sa mga tawo ug ihatag kini kang bisan kinsa nga iyang gusto. Ang damgo ug panan-awon sa hari

nahinabo, ug sa ingon siya

gidayeg ang walay kataposang kamandoan sa Labing Halangdon ([Dan 4:34-37](#)).

→ Dili lamang ang hari nga si Nabucodonosor susama [ang Anti-Kristo](#) kansang mga ngalan wala nahisulat sa basahon sa kinabuhi sukad sa pagkatukod sa kalibutan ([Pin 17:8](#)), apan susama

usab siya

kadtong adunay espiritu sa [Antikristo](#) ([1Ju 4:3](#)), nga gikan kaniya kuhaon sa Dios ang iyang bahin ang libro sa kinabuhi ([Pin 22:19](#)) kon sila (nga adunay Antikristo nga espiritu) dili magpaubos sa

ilang kaugalingon,

pag-ampo, pangitaa ang iyang nawong, ug biyai ang ilang daotang mga dalan ([2Cr 7:14](#)).

[\(1Ju 4:3](#) Ug ang matag espiritu nga wala magsugid niana [Jesukristo](#) mianhi sa unod dili sa [Dios](#):  
ug kini mao ang espiritu sa [antikristo](#) ([ἀντιχριστού](#), singular).<sup>G500</sup>

→ Busa, ang “gula gikan kaniya, akong katawhan” nagkahulogang “gula gikan sa yuta sa [ang dakong siyudad](#)

[sa Babilonia](#)” ang siyudad nga puno sa mga limbong ([Pin 18:4](#)), ug umari ug tindog sa

balaan

[yuta](#) ([Binuhatan 7:33](#)).<sup>600</sup>

<sup>599</sup>Tan-awa ang “[Figure 12-b] Usa ka panahon ug mga panahon ug (katunga sa panahon, ang pagbahin sa panahon, o tunga).”

<sup>600</sup>Tan-awa ang “[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya.”

([Pin 13:8-9](#)) Ang unang mananap gisimba sa tanang nagpuyo sa yuta

[Pin 13:8](#) Ug ang tanan nga nagpuyo sa yuta (sa yuta)<sup>G1093</sup> magasimba kaniya, kansang mga ngalan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi sa Kordero (arnion)<sup>G721</sup> gipatay gikan sa pagkatukod sa kalibutan.

[Pin 13:9](#) Kong kinsa ang adunay igdulungog, papatalinghuga siya.

☞ [Pin 13:8](#) Aug ang tanan nga nagpuyo sa yuta mosimba kaniya (ang mananap), kansang mga ngalan wala mahisulat [ang Libro sa Kinabuhisaang Kordero](#) (arnion)<sup>G721</sup> gikan sa pagkatukod sa kalibutan.

☞ [Pin 13:9](#) Kong kinsa ang adunay igdulungog, papatalinghuga siya.

- **[Ang Kordero](#)**(*arnion*)<sup>G721</sup>

[Ang Labing Gamhanan](#) kinsa ang nagpanalangin kanimo [Hesus](#), ug ang [Hesus](#) kinsa [Dios](#) gipataas mao ang "[usa ka Manluluwas](#)",<sup>G4990</sup> o ang Ginoo (*despotēs*) kinsay naghatagang rhema ([Luk 2:29](#)), kinsa [Kristo](#), [ang Ginoo](#) (*kyrios*) ([Luk 2:11](#)).

- Kini [Ginoo](#) ug [Manluluwas](#) mao ang [Jesukristo](#) ([2Pe 1:11](#)) mao ang [Jesukristo](#) (ang Anak sa tawo, [ang mga logo](#)) kinsa ang Dios

(*'ēlōhīm*). [Kristo](#) mao ang ngalan [Yahweh](#) ([ang Ginoo](#)),<sup>H3068</sup> nga wala hiilhi sa mga kaliwatan sa mga anak ni [mga lalak](#) kansang mga amahan mao sila si Abraham, Isaac, ug Jacob.<sup>601</sup>

→ [Ang Labing Gamhanan](#)<sup>H7706</sup> nagtumong sa "[Manluluwas Jesukristo](#)" kinsa ang Dios (*'ēlōhīm*)<sup>H430</sup>.<sup>602</sup>

- **[Ang Kordero](#)** (Gi-orden nang daan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, [1Pe 1:20](#))

[Ang karnero](#) (amnos)<sup>G286</sup> sa Ginoo ([Hesus](#), [Juan 1:36](#)), nga gihalad ingong halad-nga-sinunog, nahimong [ang Ginoo](#) ([Yahweh](#))<sup>H3068</sup> [Dios](#) sa tanang unod. Siya nahimong [usa ka Kordero](#) (arnion)<sup>G721</sup> nga nagatindog sa tunga sang trono kag sang apat ka sapat sa tunga sang mga tigulang, nga may 7 ka sungay kag pito ka mata, nga amo ang 7 Espiritu sang [Dios](#) gipadala ngadto sa tibuok yuta.<sup>603</sup>

[[Usa ka laking karnero](#)<sup>H352</sup> → [usa ka karnero](#) ([Hesus](#))<sup>G286</sup> → [usa ka Kordero](#) (arnion, [Kristo](#)) → [Ginoo](#) ug [Manluluwas](#) nga si [Jesukristo](#) ([Dios](#)) [Labing Gamhanan](#)]<sup>604</sup>

Ikaw wala gitubos pinaagi sa madunot nga mga butang nga gihatag sa inyong mga amahan, kondili pinaagi sa kanhing dugo ni [Kristo](#), ingon sa [usa ka karnero](#) (amnos)<sup>G286</sup> walay buling ug buling, o ang mga logo, nga gitanyag sa sinugdan ug uban pa [Dios](#), ug kaniadto [Dios](#). Kini [nating karnero](#) (amnos)<sup>G286</sup> gi-orden nang daan kaniadto [ang pundasyon sa kalibutan](#), ug usa ka pakigsaad tali sa [Dios](#) (*'ēlōhīm*) ug si Abraham gipamatud-an ni [Dios](#)<sup>G2316</sup> sa [Kristo](#).<sup>605</sup> Kini [nating karnero](#) (amnos)<sup>G286</sup> gipadayag niining katapusan nga mga panahon alang kaninyo:

→ [Ang Kordero](#) (arnion)<sup>G721</sup>: [Hesus](#), nga gihalad alang sa usa ka halad-nga-sinunog ingon [usa ka laking karnero](#) ('ayil, [Gen 22:13](#))<sup>H352</sup> niabot sa

kalibutan ingon [usa ka karnero](#)<sup>G286</sup> sa [Dios](#) ([Juan 1:29](#)) nahimong [usa ka Kordero](#) (arnion)<sup>G721</sup> o [Kristo](#) ([1Pe 1:19](#)) kinsa gihimo

makita niining katapusan nga mga panahon alang kanato, ingon [ang Ginoo](#) ug [Manluluwas](#) nga si [Jesukristo](#) ([Dios](#)) [Labing Gamhanan](#) ([1Pe 1:20](#)).<sup>606</sup>

→ [Hesus](#) misulti ni Pedro sa paghugas sa mga tiil sa uban (ipakaylap [ang mga logo sa Dios](#)) aron ang mga ngalan sa mga mamumuo diha sa ebanghelyo

<sup>601</sup>Nakuha gikan sa [Pin 4:8](#) & [Pin 10:7](#).

<sup>602</sup>Tan-awa ang "Ang Ginoo nga Labing Gamhanan, [Pin 1:8](#) & Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan, [Pin 4:8](#)."

<sup>603</sup>Nakuha gikan sa [Pin 5:6](#). Video 6, "Ang GINOO (mahimong) Diyos."

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

<sup>604</sup>Nakuha gikan sa [Pin 5:7-10](#).

<sup>605</sup>Nakuha gikan sa [Pin 4:8](#).

<sup>606</sup>Nakuha gikan sa [Pin 6:1](#).

(Israel) makasulod [ang basahon sa kinabuhi \(Si Phl4:3\)](#), ug sila makabarog sa balaang yuta (sa Israel) kaniadto [Dios \(Juan 13:12\)](#).<sup>607</sup>

- **Pasidunggi ang ngalan sa Dios ug ang Iyang doktrina**

Gipalit ka sa bililhong dugo ni [Kristo \(Hesusingon sa usa ka karnero<sup>6286</sup> walay buling ug walay buling kinsa nahimong Kristo atong Paskuwa\)](#), ug kini [Ginoo \(despotēs\)](#) mao ang nagpalit kanimo ([2Pe 2:1](#)). Busa, lamang [Ginoo \(despotēs\) Dios](#) mao ang [ang Ginoo \(kyrios\)<sup>62962</sup> Jesukristo \(Jde 1:4\)](#). [Ang Ginoo \(despotēs\)](#) naghatag [ang rhema \(Luk 2:29\)](#) ug angtingog [mga logos](#) sa atong [Ginoong Jesukristo](#) ug ang doktrinang naghimo sa iyang mga alagad sa pagbiya sa kalinaw ([Luk 2:29](#)). Tungod kay Iyar [rhema](#) nagpasidungog sa ngalan sa [Dios](#), [Ang iyang doktrina wala gipasipalahan \(1Ti 6:1-3\)](#).<sup>608</sup>

- **Walay Katapusan nga Espiritu, Walay Katapusan nga gingharian**

[Ang Ginoo \(Yahweh\)](#) nagluwas sa balay sa mga anak sa Israel didto sa Ehipto ug sa mga kalag sa mga anak sa Israel gikan sa kamatayon. Pinaagi sa paghalad sa Paskuwa ni Jehova, usa ka Manluluwas [Kristo](#) amua [GINOO \(Luk 2:11\)](#) gihatud [ang mga kalagsa](#) balay sa mga anak sa Israel, ug [Kristo](#) nahimong [ang karnero<sup>6721</sup>](#) kay [ang pasko sa Ginoo \(1Co 5:7\)](#) gihulagway sa [Exo 12:4-11](#), kinsa miagi [ang walay katapusan nga Espiritu](#), mihalad sa Iyang dugo nga walay buling sa [Dios](#), nga nagtugot kanimo sa paghinlo sa imong tanlag gikan sa patay nga mga buhat aron sa pag-alagad sa mga buhi [Dios \(Heb 9:14-15\)](#), nagluwas sa mga kalag ug sa Espiritu sa mga anak ni Israel.<sup>609</sup>

[Ang gingharian sa Dios](#) wala sa mga logo apan sa gahum apan sa mga nagbantay [ang mga logo](#) nagkinahanglan sa mga gahum sa mga pagkabanhaw aron mamunga ug daghang bunga sa rhema. Apan tungod kay gitipigan nimo ang Iyaha [mga logo](#) uban sa ilang gamay nga gahum, usa ka pagsulod igaalagad nganha kaninyo sa madagayaon ngadto sa [ang walay katapusan nga gingharian](#) sa atong [Gino](#) ug [Manluluwas nga si Jesukristo \(2Pe 1:11\)](#).<sup>610</sup>

- **Diosugang Kordero**

[Ang Ginoo \(despotēs\)](#),<sup>61203</sup> nga nagpalit kanimo gikan sa Ehipto sa bililhong dugo ni [Kristo](#) ug nahimong atong [Dios](#), o [ang Ginoong Jesu-Kristo](#), magadala ug paghukom niadtong nanagpuyo sa yuta aron sa pagpanimalus sa dugo sa mga kalag nga gipamatay [ang mga logo sa Dios \(Pin 6:9-10\)](#).<sup>611</sup>

Emga binuhat sa langit, sa yuta, sa ilalum sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaa kanila, nagaingon, “Ang pagdayeg ug ang himaya, ug ang kagahum maanaa sa nagalingkod sa trono, nga mao ang [Dios \(Ang amahansa Jesukristo amua Ginoo\)](#), ug ngadto [ang Kordero<sup>6721</sup> \(Gino](#) ug [Manluluwas nga si Jesukristo\)](#) hangtod sa kahangtoran” ([Pin 7:12](#)).<sup>612</sup>

([Pin 13:10](#)) [Ang pailub ug ang pagtoo sa mga balaan \(gikuha nga binihag ug gipatay\)](#)

[Pin 13:10](#) Siya nga nangulo (nagtigom)<sup>64863</sup> sa pagkabihag moadto sa pagkabinihag: siya nga nagapatay pinaagi sa espada (machaira)<sup>63162</sup> kinahanglan patyon sa espada (machaira).<sup>63162</sup> Ania ang pasensya<sup>65281</sup> ug ang pagtuo<sup>64102</sup> sa mga santos (balaan nga mga santos).<sup>640</sup>

☞ [Pin 13:10](#) Kong adunay tawo nga pagadad-on nga binihag, sa pagkabinihag moadto siya; kon ang bisan kinsa pagapatyon pinaagi sa espada, pinaagi sa espada siya pagapatyon. [Dinhimao](#) ang pailub ug ang pagtoo sa mga balaan.

→ Ang mga balaan nga mga santos nga nagpailob sa pagtuo pagabihagon ug pagapatyon alang sa espada

---

<sup>607</sup>Video 11. “(Ang sapot ni Jesus) Sa wala pa ang “Pista sa Paskuwa.”

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-passover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-passover/).

<sup>608</sup>Nakuha gikan sa [Pin 6:12-16](#).

<sup>609</sup>Nakuha gikan sa [Pin 6:8](#).

<sup>610</sup>Nakuha gikan sa [Pin 3:8](#).

<sup>611</sup>Nakuha gikan sa [Pin 8:5](#).

<sup>612</sup>Nakuha gikan sa [Pin 5:13](#).

(oang mga logo sa Dios). Busa, bisan kinsa nga mopatay sa balaan nga mga santos uban sa [ang mga logo sa Dios](#), pagapatyon niini.

- Ang gipatay nga mga kalag sa [ang mga saksi sa ang mga logo sa Dios](#) naa sa ilalom sa altar [Pin 6:10](#), mihilak sa

[Ginoo \(despotēs\)](#) sa pagpanimalos sa ilang dugo sa mga lumulupyo sa yuta, apan kinahanglan silang maghulat hangtod sa duha

ang gidaghanon sa ilang mga masigkaulipon ug sa ilang mga igsoon, nga pagapatyon usab ([Pin 6:10-11](#)).

→ Ang tanang balaan nga mga santos sa simbahan sa Dios, nga gipalit sa iyang kaugalingong dugo ([Binuhatan 20:28](#)), mga

ang mga pumoluyo sa langit, ug sa ingon magdumili sa pagsimba sa unang mananap (sa Bag-ong Babylonian

gingharian) ug pagapatyon.

[\(Pin 13:11\)](#) Ang ikaduhang mananap gikan sa yuta (adunay 2 ka sungay sama sa usa ka Kordero)

[Pin 13:11](#) Ug nakita ko ang laing mananap nga migula sa yuta (sa yuta)<sup>G1093</sup> ug siya adunay duha ka sungay sama sa usa ka nating karnero (arnion),<sup>G721</sup> ug siya misulti ingon sa usa ka dragon.

☞ [Pin 13:11](#) Ug ako (Juan) nakakita ug laing (ika-2) nga mananap nga migimaw gikan sa yuta, ug siya adunay duha (2) ka sungay (hari) sama [usa ka Kordero](#) (arnion) ug misulti sama sa usa ka dragon.

• **Ang ika-2 nga mananap** adunay 2 ka sungay (2 ka hari) sama [usa ka Kordero](#) ug misulti sama sa [usa ka dragon](#) (sa paglimbong sa katawhan sa Diyos).<sup>613</sup>

• **Ang 2 ka sungay** sama sa usa ka Cordero: Ang 2 ka sungay kay [ang mga harisa](#) [ang gingharian](#) sa [ang mga Medianhon](#) [ug ang mga Persianhon](#) (ang mga tribo sa gingharian sa Babilonya).

- Kinsa ang mga mananap?

➤ Ang mga mananap sa langit + ang dakong dagat + ang yuta: Ang dakong pulang dragon ([Pin 12:3](#)).

→ **Mga mananap** mga espirituhanon nga mga binuhat sa [langit](#), kinsa mibangon gikan [ang dakong dagat](#) ug mahimong hari sa [ang kalibutan](#) (ang [dagat ug yuta](#)).<sup>614</sup>

• **4 espiritu** (sa langit, [Dan 7:2](#)),

• **4 ka dagkong mananap** (sa dakong dagat, [Dan 7:2](#)),

• **4 mga hari** (sa dagat ug sa yuta, [Dan 7:17](#)),

→ Ang ika-2 nga mananap sa bantugan [pula dragon](#), kinsa may [7 mga ulo](#), [10 mga sungay](#), ug [7 mga diadema](#) sa iyang ulo, mao ang  
usa sa espirituhanon nga mga binuhat sa langit, nga mibangon gikan sa dakong dagat [and sa yuta](#), ug  
[mahimong mga hari](#)

([dagat ug yuta](#), [Pin 12:3](#)).

➤ Ang mananap (gikan sa langit)

<sup>613</sup>Tan-awa ang "[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya"

<sup>614</sup>Tan-awa ang "[Figure 13-2] Ang 4 ka espiritu sa langit (Daniel 7-8)."



- Ang dakung dragon (ang karaang bitin, Yawa, ug Satanas, [Pin 12:7-9](#)) mao ang mapintas nga mananap gikan sa langit, nga mao gisalibay gikan sa langit ug gisalibay ngadto sa yuta ugrnaghari sa Babilonia nga bantugan ([Pin 17:18& Pin 18:2](#)).

- Ang mananap nga gitambog gikan sa langit ngadto sa yuta mao [Lucifer](#) ([Isa 14:12](#))<sup>H1966</sup> kinsa naglingkod sa 1st Beast, o ang Bag-ong Babilonya.<sup>615</sup> Unya, “ang dakong bigaon,” nga gidala sa ikaduhang mananap sa yuta ([Isa 14:12-14, Pin 17:7](#)) pinaagi sa Santo Papa, magpahinabo sa tanang lumulupyo sa yuta sa [pagsimbaang 1st mananap](#) ([Usa ka Gobyerno sa Kalibutan, Pin 18:4](#)).

- Ang Santo Papa, naglingkod sa daghang mga katawhan, mga panon, mga nasud, ug mga pinulongan ([Pin 17:15](#)), ug nagtrabaho alang sa

**ang simbahang Romano Katoliko (ang inahan sa mga bigaon)."**

→ Ug ang naglingkod sa dakong siyudad mao “[ang dakung bigaon](#)” ([Pin 17:9](#)) o “ang Papa” kinsa mao ang

ulo sa Balaang Sede, nga iya sa Simbahang Romano Katoliko ([ang inahan sa mga bigaon](#)).<sup>616</sup>

- [Lucifer](#) mao ang [ang](#) (nahulog) [anak sa buntag](#) ([Isa 14:12](#)) nga naglingkod sa Bag-ong Babilonia, ug siya ([ang Anti-Kristo](#))

mahimong hari sa yuta o hari sa Bag-ong Babilonia ([Isa 14:4](#)) kana sa unang mananap, ug ipataas ang iyang trono labaw sa mga bituon sa Dios (['el](#))<sup>H410</sup> ([Isa 14:12-14, Pin 12:7-9](#)).

→ [Lucifer](#) ([anak sa buntag](#))

- Sa [Isa 14:12](#), [Lucifer](#) nagtumong sa [ang anak sa buntag](#), kinsa gitawag unya nga hari sa Bag-o **Babilonia**.

- Sa [Isa 14:16-17](#), ang mga tawo nakurat sa pagkapukan sa gamhanang Babilonya, nga nagbiaybiay

sa hari sa

yuta [H776](#) sa

**ang Bag-ong Babilonia** ([oang Anti-Kristo](#)) ug miingon, “Mao ba kini ang tawo nga nagbuhat sa [mangurog?](#)”

ang pagsaka sa

- Ang ugat ([Lucifer](#)) niining daotang hari ([ang Anti-Kristo](#)) alang sa 1st nga mananap) tinguhamao

ang tag-iya sa

hatag-as nga mga dapit sa mga panganod, nga mahisama sa labing hataas o Dios (['el](#))<sup>H410</sup> (kinsa

[Kristo](#) tiil, [1Co 15:27](#)).

**langitug yuta** [ang Kristo](#), diha kang kinsa [Dios](#) nagbutang sa tanang butang sa ilalomni

bung-aw

- Si Apollyon, ang hari sa anghel sa kahiladman nga bung-aw, mokayab gikan sa kahiladman nga

([Pin 9:11, Pin 17:8](#)) ug molampos [ang Bakak nga Propeta](#) sa ika-2 nga mananap kinsa nagdala sa dakung bigaon (ang Papa), sa paglimbong sa tanang mga lumulupyo sa yuta sa pagkuha sa marka

sa unang mananap.<sup>617</sup>

→ Busa, both [ang Anti-Kristo](#) ug [ang Bakak nga Propeta](#) mahimong gitambog nga buhi ngadto sa

linaw nga kalayo nga nagdilaab

uban sa asupre ([Pin 19:20](#)) ug pagasakiton adlaw ug gabii hangtud sa kahangturan ([Pin 20:10](#)).<sup>618</sup>

YUTA.”

<sup>615</sup>Lucifer (Kusog ni [H1966](#), hêlêl): 'Helel' nga naghubit sa hari sa Babilonya, nga nagkahulogang “tigdala sa kahayag,”

<sup>616</sup>Tan-awa ang “([Pin 17:3-6](#)) MISTERYO, BABILONIA NGA DAKO, ANG INAHAN SA MGA BIGAON UG MGA DULAWANAN SA

<sup>617</sup>Nakuha gikan sa [Pin 22:16](#).

<sup>618</sup>Refer sa [Pin 17:3-6](#).

- **Apollyon**, ang anghel sa hari sa kahiladman nga bung-aw (yuta = dagat ug yuta, [Pin 9:11](#)) -**Apollyon** nahimong hari sa gingharian sa yuta (ang dagat + ang yuta). Siya usa ka espirituhanon nga binuhat kinsa ang mobuhat pinaagi sa hari ([ang Bakak nga Propeta](#)) sa ikaduhang mananap nga migawas sa yuta ([Pin 9:11](#), [Pin 17:8](#)), sa pagtrabaho pinaagi sa hari ([ang Anti-Kristo](#)) sa unang mananap gikan sa dagat.
- **Ang 1st nga mananap**(gikan sa [ang dagat](#))  
Ang 1st nga mananap, nga adunay **7 ulo** (mga gingharian), **10 ka sungay** (mga hari nga wala pa ang gingharian), & **10 ka diadema** (sa mga sungay) mobangon gikan sa dagat ([Pin 13:1](#)).
  - **Ang ika-2 nga mananap**(gikan sa [ang yuta](#))  
**Ang siyudad sa Vatican** niya sa ikaduhang mananap, ug manggula ang mini nga mga propeta gikan sa yuta niini ([Pin 13:11](#)).  
→ Ang ikaduhang mananap nga mogawas sa yuta adunay 2 ka sungay.
- **Ang Anti-Kristo** sa 1st nga mananap gihatagan ug gahom, trono, ug dakong awtoridad sa dragon pagpasipala sulod sa 42 ka bulan ([Pin 13:2-5](#)).
- **Ang mini nga propeta** ([Pin 19:20](#)) sa ikaduhang mananap ([ang Bag-ong Romanong Gingharian](#)) moabut sa usa ka Cordero sinina ug pagsulti sama sa **usa ka dragons** sa paglimbong sa mga nagpuyo sa yuta aron makadawat sa marka sa mananap ([ang marka sa ang dakong dragon](#), [Pin 12:9](#)), pinaagi sa pagbuhat og mga timailhan ug paggamit sa tanang awtoridad sa 1st mananap ([ang Bag-ong Babilonyanhong Gingharian](#)) nga iya sa dragon (Lucifer o Satanas, [Isa 14:12](#), [Pin 12:9](#), [Pin 13:11-12](#)).<sup>619</sup>
- Kinsa **ang 2 ka sungay sa yuta**?  
- Ngadto sa unang mananap nga mobangon gikan sa dagat (ang Bag-ong Babilonyanhong gingharian), ang dragon ihatag kaniya ang iyang gahum, ug ang iyang trono, ug ang dakong pagbulot-an sa pagpasipala sulod sa 42 ka bulan ([Pin 13:2-5](#)).
- Apan ang tanang awtoridad sa unang mananap ihatag sa ikaduhang mananap nga mogula sa yuta. adunay 2 ka sungay (ang mga hari sa mga gingharian sa mga Medianhon ug mga Persianhon) sa **usa ka Cordero** sinina ([Pin 13:11-12](#)) sa paglimbong sa mga lumulupyo sa yuta pinaagi sa paghimog mga timailhan pinaagi sa **ang Bakak nga Propeta** ([Pin 19:20](#)).

([Pin 13:12-13](#)) Ang ikaduhang mananap nagpugos sa mga molupyo sa yuta sa pagsimba sa unang mananap

[Pin 13:12](#) Ug gigamit niya ang tanan nga gahum (ang awtoridad) <sup>G1849</sup> sa unang mananap sa atubangan niya, ug naghimo sa yuta (sa yuta) <sup>G1093</sup> ug sila nga nanagpuyo niini sa pagsimba sa unang mananap, kansang samad nga makamatay (hampak) <sup>G4127</sup> naayo.

[Pin 13:13](#) Ug siya nagabuhat ug dagkung mga katingalahan (mga ilhanan), <sup>G4592</sup> mao nga iyang gipakanaug ang kalayo gikan sa langit sa yuta (sa yuta) <sup>G1093</sup> sa panan-aw sa mga tawo, <sup>G444</sup>

<sup>619</sup>Tan-awa ang “[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya.”

☞ [Pin 13:12](#) Aug siya (ang ika-2 nga mananap) migamit sa tanang pagbulot-an sa unang mananap diha sa iyang atubangan,  
ug gipasimba niya ang yuta ug ang mga nanagpuyo niini sa nahaunang mananap,  
kansang samad nga makamatay naayo.

→ Ang ikaduhang mananap ([ang Bag-ong Romanong Gingharian](#)), nga adunay tanang awtoridad sa unang mananap ([ang bag-o Gingharian sa Babilonya](#)), magpahinabo sa tanang pumoluyo sa yuta sa pagsimba (usa sa mga gingharian sa) unang mananap  
kansang makamatay nga samad (usa sa iyang 7 ka ulo sa [Pin 13:10](#) [ang unang hugna sa Romanong Gingharian](#)) naayo  
(sa ulahing bahin sa [ang Bag-ong Romanong Gingharian \(Pin 13:3\)](#)).<sup>620</sup>

☞ [Pin 13:13](#) And siya (ang ika-2 nga mananap) nagbuhat ug maayo **mga timailhan**,  
bisan sa paghimo **kalayo** nanaug gikan sa langit ngadto sa yuta sa panan-aw sa mga tawo.<sup>G444</sup>

→ Ang usa nga iya sa ika-2 nga mananap, nga nagpakanaug ug kalayo gikan sa langit ngadto sa yuta diha sa panan-aw sa mga tawo, mao ang mini nga propeta ([Pin 19:20](#)).

[\(Pin 13:14\)](#) Ang ikaduhang mananap naglimbong sa mga nagpuyo sa yuta pinaagi sa mga ilhanan

[Pin 13:14](#) Ug gilimbongan sila nga nagpuyo sa yuta (sa yuta)<sup>G1093</sup> pinaagi sa mga milagro (mga ilhanan)<sup>G4592</sup>  
nga siya adunay gahum (paghatag)<sup>G1325</sup> sa pagbuhat sa atubangan sa mapintas nga mananap;  
nga nagaingon ngadto sa mga nagapuyo sa yuta (sa yuta),<sup>G1093</sup>  
nga maghimo sila ug usa ka larawan sa mananap, nga may samad pinaagi sa espada,<sup>G3162</sup> ug nabuhi.

☞ [Pin 13:14](#) Ug siya (ang ika-2 nga mananap, [ang Bag-ong Romanong Gingharian](#)) naglimbong sa mga nagpuyo sa yuta  
pinaagi sa **ang mga timailhan** nga gihatag kaniya sa pagbuhat sa atubangan sa (1st) mananap (sa [ang Bag-ong Babilonia](#)),  
nga nagsulti sa mga nanagpuyo sa yuta sa pagbuhat ug larawan sa [ang \(ika-2\) mananap](#),  
nga nasamdan sa espada<sup>G3162</sup> ug nabuhi.

→ Ang usa sa unang ulo sa mananap (o ang gingharian) nga nasamdan sa espada, mao ang [ang Romano gingharian](#) sa ika-2 nga Mananap nga migawas sa yuta. Ang ikaduhang mananap ([ang Bag-ong Romanong Gingharian](#))  
nagsulti sa mga lumulupyo sa yuta sa paghimo og larawan ([sa ika-2 nga mananap](#)) nga nasamdan sa espada apan nabuhi ([Pin 17:11](#)).

#### **\*Tsiya larawan sa 2nd mananap**

Tungod kay ang Bakak nga Propeta sa ikaduhang mananap (ang Bag-ong Romanong Gingharian) maghimo sa yuta nga mga pumoluyo  
sa paghimo sa iyang larawan, posible nga ang larawan mahimong maglakip sa larawan sa Bakak nga Propeta, Hari  
Charles III,<sup>621</sup> isip labing lagmit nga kandidato. Gihatag nga ang iyang inahan, si Queen Elizabeth II, mao usab  
gikoronahan sa wala pa si Haring Charles III sa 1953, posible usab nga ang imahe mahimong maglakip sa duha ka inahan  
ug anak.

<sup>620</sup>Refer sa [Pin 13:18](#).

<sup>621</sup>Tan-awa ang "[\(Pin 16:12-14\)](#) *Ang ika-6 nga panaksan: Osa dakong suba sa Euprates, nahubas ang tubig ug 3 ka mahuqawng espiritu.*"

(Pin 13:15) Ang espiritu gihatag ngadto sa larawan sa mananap aron makasulti

**Pin 13:15** Ug siya adunay gahum (paghatag)<sup>G1325</sup> paghatag og kinabuhi (espiritu)<sup>G4151</sup> ngadto sa larawan sa mananap, nga ang larawan sa mananap kinahanglan nga mosulti, ug ipapatay ang tanan nga dili mosimba sa larawan sa mapintas nga mananap.

☞ **Pin 13:15** Ug kini gihatag kaniya (**ang ika-2 nga mananap**) sa paghatag og espiritu sa imahe of **ang (ika-2) mananap**, aron ang imahe sa (**ika-2**) mananap musulti pa gani ug hinungdan nga bisan kinsa nga dili mosimba sa larawan sa **ang (ika-2) mananap** nga patyon.

➤ Ang larawan sa ikaduhang mananap

-Tsiya ang ikaduhang mananap (sa **ang Bag-ong Romanong Gingharian**) nagsulti sa mga lumulupyo sa yuta sa paghimog larawan sa **ang**

**(ika-2) mananap**, ug ang espiritu gihatag ngadto sa larawan sa **ang (ika-2) mananap** aron ang larawan makasulti.

→ Ang mga santos pugutan sa ulo (**Pin 13:10**) tungod kay sila saksi ni Jesus nga nagbantay **ang mga logo sa Ginoo**, ug sila magdumili sa pagsimba **ang imahe sa (ika-2) mananap**.

(Pin 13:16) Gipugos sa ikaduhang mananap ang mga molupyo sa yuta nga makadawat ug marka sa ilang tuong kamot o agtang

**Pin 13:16** Ug iyang gihimo ang tanan, gagmay ug dagku, adunahan ug kabus, gawasnon ug ulipon, aron makadawat og marka<sup>G5480</sup> sa (sa)<sup>G1909</sup> ilang tuong kamot, o<sup>G2228</sup> sa (sa)<sup>G1909</sup> ilang mga agtang:

☞ **Pin 13:16** Ug ang ikaduhang mananap (sa **ang Bag-ong Romanong Gingharian**) hinungdan sa tanan, gagmay ug dagku, adunahan ug kabus, gawasnon ug ulipon, modawat **usa ka marka** sa ilang tuong kamot, o sa ilang mga agtang.

✦ Adunay duha ka matang sa mga marka (marka ug selyo)<sup>G5480</sup>:

(1) **Ang marka** sa mananap (**666, Pin 13:16-17**) nga nadawat sa unod.

*Binuhatan 17:29* Busa tungod kay kita mga kaliwat sa Dios,

*dili kita angay maghunahuna nga ang pagka-Dios sama sa bulawan, o pilak, o bato, kinulit (marka)<sup>G5480</sup> pinaagi sa arte ug gamit sa tawo.*

→ Tungod kay ang marka pagadawaton sa tuo nga kamot o sa agtang, klaro kana ang marka sa mananap (**666**) madawat "**sa ang unod (Binuhatan 17:29)**."

(2) **Ang selyo** sa Espiritu (**ang 144,000, 2Co 1:22, Binuhatan 17:29**) nga madawat sa kasingkasing

→ Ang unang mga bunga (ang mga balaan) matimbrehan sa espiritu, dili sa unod.

(Pin 13:17) Walay makapalit o makabaligya nga walay marka, ang ngalan sa mananap, ug ang numero sa iyang ngalan

**Pin 13:17** Ug nga walay tawo nga makapalit o makabaligya, gawas niadtong adunay marka, o ang ngalan sa mananap, o ang numero sa iyang ngalan.

☞ **Pin 13:17** And nga walay bisan kinsa nga makapalit o makabaligya, gawas sa usa nga adunay  
- ang marka (sa mananap nga mapintas), o  
- **ang ngalan sa mananap**, o  
- ang numero sa iyang (sa mananap) nga ngalan.

➤ Ang marka sa mananap

- Ang ngalansa mananap: "Apollyon"

→ Ang anghel sa hari sa kahiladman nga bung-aw mao si Apolyon (Pin 9:11) molamposang Anti-Kristo<sup>622</sup> ug himoon ang Bakak nga Propeta sa ika-2 nga mananap aron pugson ang mga lumulupyo sa yuta nga makadawat ug marka sa ilang tuo nga kamot, o sa ilang mga agtang.

- **Ang numerosa mananap nga nasulat sa marka niini: “666.”**  
→ Kaniadtong 2019, ang Microsoft (usa ka kompanya sa teknolohiya nga nakabase sa Estados Unidos) nagsumite usa ka patente sa numero "060606," nga nagtugot sa sistema sa cryptocurrency sa pag-validate sa datos sa lawas sa tawo kalihokan.<sup>623</sup>
- **Ang labing kaylap nga gigamit nga sistema sa pagbayad: “Barcode”**  
→ Niadtong Abril 2023, gilusad sa Digital Currency Monetary Authority (DCMA) ang Unicorn, usa ka crypto based. Central Bank Digital Currency (CBDC) nga magsilbing Universal Monetary Unit (UMU) ug internasyonal nga CBDC, nga naghatag sa pangkalibutanon nga gobyerno (ang United Nations headquartered sa United Mga estado) hingpit nga pagkontrolar sa salapi pinaagi sa pagmonitor sa mga pagbayad sa cross-border nga gihimo sa mga indibidwal sa mga nasud nga miyembro.<sup>624</sup>  
  
**Mga barcode** mao ang labing kaylap nga gigamit nga sistema sa pagbayad aron makompleto ang mga transaksyon tungod kay sila ang labing maayo nga paagi sa trading sa tibuok kalibutan. Ang barcode adunay tulo ka bar sa halayong wala, tunga, ug layo tuo, ang matag usa adunay dili makita nga numero 6, nga naghimo niini<sup>625</sup>.
- **Global Digital Health Certification Networko GDHCN (Global Digital Identification)**  
→ Niadtong Hunyo 2023, gilusad sa World Health Organization (WHO) ug European Commission ang 'Global Digital Health Certification Network (GDHCN)' para magtukod ug mga network para sa COVID-19 Certificates. Apan kini Ang "Global Digital Identification" magtukod usa ka pundasyon alang sa CBDC alang sa Anti-Kristo sa 'Usa ka Kalibutan Gobyerno' aron ipatuman ang balaod alang sa tanan sa tibuok kalibotan nga makakuha sa “marka sa mananap” (Refer sa [Pin 13:17-18](#)).<sup>626</sup>
- **Walay makapalit o makabaligya gawas kon sila adunay marka (sa unod, Binuhatan 17:29)**  
→ Ang paglansad sa CBDC magkinahanglan sa tanan nga maghimo mga transaksyon (pagpalit ug pagbaligya) gamit ang Unicorn (ang mananap nga sistema sa kwarta). Buot ipasabot, ang sentral nga global nga gobyerno mag-monitor sa tanan mga transaksyon ug dili motugot ni bisan kinsa sa pagpalit o pagbaligya gawas kung sila adunay marka sa sistema sa mananap, nga nagkuha sa porma sa usa ka barcode alang sa transaksyon sa usa ka gamay nga aparato sa teknolohiya aron makolekta ang datos

---

<sup>622</sup>Refer sa [Pin 13:18](#).

<sup>623</sup>Sa internet, pangitaa ang numero sa publikasyon nga "W0/2020/060606" ug ang petsa sa publikasyon niini, Marso 26, 2020.

<sup>624</sup>Sa internet, pangitaa ang nagkadaghan nga mga nasud nga nagpasalig sa mga piloto ug mga rollout sa CBDC.

<sup>625</sup>Sa internet, pangitaa aron makat-on mahitungod sa mga simbolo sa “EAN/UPC/JAN barcode.”

<sup>626</sup>Sa internet, isulod ang yawe nga pulong 'WHO Global Digital Health Certification Network' aron mahibal-an ang bahin sa ilang labing bag-ong mga update.

kalihokan sa lawas sa tawo nga ibutang sa tuo nga kamot o agtang.<sup>627</sup>

- **Angmarka sa mananap sa tuong kamot o sa agtang: “Microchip”**  
→ Ang microchip kay usa ka implantable ug data-collectable nga payment chip, nga sama sa gidak-on sa usa ka lugas.

sa bugas, nga mahimong isulod sa tunga sa kumagko ug tudlo sa tudlo. Kini nahimo nga komersyal anaa sukad sa ulahing bahin sa 1990s ug mao lamang ang teknolohiya nga nakab-ot ang mga tumong sa pagkontrolar mga transaksyon sa pagbayad sa lawas sa tawo.<sup>628</sup>

Usa Sa kadugayan, ang CBDC currency itanom sa ilawom sa imong panit sa porma sa microchips para sa

Ang Gobyerno sa Kalibutan aron makontrol ang mga kalihokan sa pagpamalit ug pagbaligya sa mga indibidwal sa tinuud nga oras.<sup>629</sup>

(Pin 13:18) 666 (Ipha ang numero sa mananap, nga mao ang numero sa usa ka tawo)

**Pin 13:18** Ania ang kaalam. Pasagdi siya nga adunay salabutan (hunahuna)<sup>63563</sup>  
ihap<sup>65585</sup> ang numero sa mananap:  
kay kini mao ang numero sa usa ka tawo,<sup>6444</sup>  
ug ang iyang numero Unom ka gatus kan-uman ug unom (666).

☞ **Pin 13:18** Hania ang kaalam. Pasagdi siya nga adunay salabutan

- ihap **ang numero sa mananap**,
- kay mao kini **ang numero sa usa ka tawo**:
- Hmao ang numero **666**.

➤ **Ang numero sa Santo Papa nga adunay awtoridad sa mananap mao ang “666”**

- Ntiman-i nga ang bili sa numero sa 1st (daan) tabernakulo nga midugang sa **666** maoy “usa ka depekto nga numero.  
→ Buot ipasabot nga ang numero sa mananap nga midugang sa 666, mao ang numero sa usa ka tawo, 666, nga usa ka tawo nga may depekto, nga nagpataas sa iyang kaugalingon labaw sa tanan nga gitawag og Dios pinaagi sa pagpakita sa iyang kaugalingon nga siya Dios diha sa templo sa Dios, nga adunay espiritu sa Anti-Kristo ([2Te 2:3-4](#)).

➤ **Ang ngalan sa Anti-Kristo**

- **Ang hari, nga mao ang unang mananap sa One World Government sa United Nations, nga mopatay sa iyang 666**, lagmit usa ka tawo nga ginganlag Barack Hussein Obama II (**ang Anti-Kristo**)<sup>630</sup> kinsa mao ang hari sa panahon sa ika-7 nga “Bag-ong Babilonya” nga gingharian (o ang ika-44 nga presidente sa Tinipong Bansa), apan mahimong hari na usab sa dakong siyudad sa Babilonya. Usab, ang ika-8 nga hari sa Bag-ong Romanong Gingharian o ang Bakak nga Propeta, mahimong sa 7 ka Hari ([Pin 17:11](#)).
- Ang lingkoranan sa Simbahang Romano Katoliko anaa sa “Siyudad sa Vatican” nga mao ang ika-2 nga mananap (ang Bag-ong Gingharian sa Roma) diin ang Bakak nga Propeta mogawas sa yuta nga nagsul-ob ug bisti sa Kordero (aron paglimbong sa katawhan sa Diyos) ug mosulti sama sa usa ka dragon sa

<sup>627</sup>Sa internet, pangitaa ug pagkat-on bahin sa arkitektura sa CDBC ug cryptocurrency.

<sup>628</sup>Sa internet, pangitaa ug tun-i kung giunsa sa mga microchip implants nga makahimo sa pagbayad gamit ang imong kamot.

<sup>629</sup>Sa internet, pangitaa ug pagkat-on mahitungod sa CDBC ug microchip implants nga may gidak-on nga gamay nga lugas sa bugas.

<sup>630</sup>Adto sa White House website ni Barack Obama ug basaha (aron mailhan) ang mga komento nga gihimo ni Barack Obama ug Pope Francis sa

Septiyembre 23, 2015. Usab, tan-awa ang “660 (Ang numero sa mananap)” gikan sa Kapitulo 13.

paggamit sa tanang awtoridad sa unang mananap (ang Bag-ong Babilonya), nga nagpahinabo sa tanang pumoluyo sa yuta (gamay ug dagku, adunahan ug kabos, gawasnon ug ulipon) nga makadawat ug marka sa ilang tuong kamot o agtang ug sa pagsimba sa 1st mananap, "Usa ka Kalibutan nga Gobyerno" ([Pin 13:11-16](#)).

-6([Ang numero sa usa ka tawo](#))

- ([Magbubuhat](#)) Ang ika-6 nga adlaw sa paglalang sa Diyos: Tawo<sup>631</sup>

[Gen 1:26](#)Ug miingon ang Dios: *Buhaton nato ang tawo*<sup>H120</sup> sa among [hulagway](#), pagkahuman sa among [pagkasama](#):<sup>H1823</sup>

*ug himoa nga sila adunay gahum sa ibabaw sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kahanginan, ug sa ibabaw sa mga kahayupan, ug ibabaw sa tibook nga yuta, ug ibabaw sa tanang nagakamang nga butang nga nagakamang sa ibabaw sa yuta.*

[Gen 1:27](#)Busa gilalang sa Diyos ang tawo<sup>H120</sup> sa iyang kaugalingong imahe,<sup>H6754</sup> sa dagway sa Dios gibuhat niya siya;

*[lalaki](#)<sup>H2145</sup> ug [babaye](#)<sup>H5347</sup> gibuhat niya sila.*

→Sa sinugdan, Gibuhat sa Dios<sup>H853</sup> ang langit<sup>H8064</sup> ug ang yuta ([Gen 1:1](#)).

- Sa ika-5 nga adlaw sa Iyang paglalang, gibuhat sa Dios ang dagkong mga balyena (dragon)<sup>H8577</sup> ug pagkinabuhi

([kinabuhi](#))<sup>H2416</sup> ([kalag](#))<sup>H5315</sup> nga nagalihok (nga ang mga tubig mipagula nga madagayaon), ug ang tanan

**pak-an nga manok** human sa iyang matang([Gen 1:21](#)).

-Unya sa ika-6 nga adlaw, gibuhat sa Dios ang tawo<sup>H120</sup> sa Iyang kaugalingong dagway(lalaki = [lalaki](#)<sup>H2145</sup> ug [babaye](#)<sup>H5347</sup>).

---

<sup>631</sup>I-refer sa "[Figure 13-a] Steps of Creation," gikan sa Video 1, "In the beginning & Steps of Creation." [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).





<sup>632</sup>Video 1. "Mga Lakang sa Paglalang," [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).

-Hulagway vs. Pagkasama<sup>633</sup>

➤ **Akosalamangkero**

**Dios** nagbuhat sa tawo (lalaki ug babaye) sa Iyang dagway, apan ang sala misulod sa kalibotan pinaagi sa usa ka tawo, ug ang kamatayon pinaagi sa sala ngadto sa tanang tawo ([Gen 1:27](#), [Rom 5:12](#)). Aron mapasig-uli ang kalibutan sa iyang kaugalingon, **Dios** diha sa **Kristo**, nga wala mag-ihap sa ilang mga kalapasan ngadto kanila, ug gitugyan kanamo ang pulong (ang logos)<sup>G3056</sup> sa pakig-uli ([2Co 5:19](#)).

-**Kristo** mao ang atong kinabuhi ([Col 3:4](#)) ug sa **Dios** ang gugma nahingpit diha sa tanan nga nagbantay sa Iyang mga logo ([1Ju 2:5](#)). “Ug kami nahibalo nga kita sa **Dios**, ug ang tibuok kalibutan nahimutang sa kadautan. Ug kita nahibalo nga ang Anak sa **Dios** mianhi, ug naghatag kanato ug salabutan, aron kita makaila kaniya nga tinuod, ug kita mao **sasiya tinuod na**, bisan **saiyang Anak Jesukristo**. Kini mao ang matuod nga Diyos, ug ang kinabuhing dayon” ([1Ju 5:19-20](#)).

➔ Ang tanan nga mga butang kay sa **Dios**, busa, ang dalan **Dios** gihimotawo sa **Iyang dagway** mga parallel **ang larawan sa Dios diha kang Kristo**.<sup>634</sup>

-**Dios** mao ang **Kahayag** ([1Ju 1:5](#)) ug **Kristo** mao ang **kinabuhi** ([Col 3:4](#)) = **Dios** diha sa **Kristo** ([2Co 5:19](#))

➔ Ingon **Kahayag** diha sa **kinabuhi**, “ang gusok” (o “**kinabuhi**”)<sup>635</sup> naa pud sa **tawoni**<sup>H120</sup> unod.

➔ **Ang mga logo sa Dios** nahimong **ang rhema** kanus-a **ang kahayag sa Dios** nagdan-ag sa atong mga kasingkasing sa paghatag sa kahayag sa

**ang kahibalo sa himaya sa Dios** atubangan sa **Jesukristo**, o atubangan sa **ang mga logo** ([2Co 4:6](#)).

-**Nga mga logo**<sup>G3056</sup> sa **kinabuhi** (ang rhema sa **Dios**), diha sa **Kristo** (ang **kinabuhi**).

• **Ang mga logo sa kinabuhi**

[1Ju 1:1](#) Nga (**ang mga logo**) gikan sa sinugdan (**una**).<sup>G746</sup>

nga among nadungog, nga among nakita sa among mga mata, nga among gitan-aw, ug ang among mga kamot nagkupot (gihikap),<sup>G5584</sup> sa **ang pulong** (mga logo)<sup>G3056</sup> sa **kinabuhi**;

[1Ju 1:2](#) (Para sa **ang kinabuhi** gipadayag, ug kami nakakita niini, ug kami nagpamatuod, ug ipakita kanimo kana **kinabuhing dayon**, nga (**ang mga logo**) uban sa **ang amahan**, ug gipakita kanato (sa **ang rhema**);)

[1Ju 1:3](#) Ang among nakita ug nadungog among gipahayag kanimo, aron kamo usab makabaton ug pakig-ambitay uban kanamo, ug sa pagkatinuod ang atong panag-uban uban **ang amahan**, ug uban sa iyang Anak **Jesukristo**.

(**Jesukristo**=**Ang kinabuhing dayon**)

➔ **Ang una**=**Ang mga logo**=**Ang kinabuhi**=**Hesus** ([Juan 11:25](#), [Juan 14:6](#), [Pin 21:6](#))

➔ **Hesus** (**ang mga logo sa kinabuhi**) nga sa sinugdan uban sa **ang amahan**) nga gipakita kanato pinaagi sa pagtuo sa

**Jesukristo** ([Rom 3:21-22](#)), ug nakita namo Siya (**ang kinabuhing dayon**) ug pagsaksi.

[Fl 2:16](#) Naghupot sa pulong (**ang mga logo**)<sup>G3056</sup> sa **kinabuhi**; aron ako malipay sa adlaw sa **Kristo**,

nga ako wala modagan nga kawang, ni maghago nga kawang.

<sup>633</sup>Tan-awa ang “[Figure 13-b] Gusok sa Tawo ug Usa ka unod” gikan sa Video 3. “Unsa ang gusok sa usa ka tawo?” [www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/).

<sup>634</sup>Tan-awa ang “[Figure 21-a] (Usa ka dakong misteryo) Kristo ug ang Simbahan 1/2,” “[Figure 21-b] (Usa ka dakong misteryo) Kristo ug ang Simbahan 2/2,” ug “[Figure 21-c] Ang tanang butang iya sa Dios.”

<sup>635</sup>Tan-awa ang “[Figure 13-b]” gikan sa Video 3. “Unsa ang gusok sa usa ka tawo?” [www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/).

→ Pinaagi sa pagkupot pag-ayo sa mga logo sa kinabuhi, ikaw magmaya sa adlaw

sa **Kristo**.

• **Tanan sa usa (Amahan, Anak, mga anak)**

- Nga sila tanan mahimo **sa usa ka**; ingon ikaw, **Amahan, artesakanako**, ug **Akosakanimo**, nga **silamahimo usab nga usakanato**:

aron ang kalibutan motoo nga ikaw mao ang nagpadala kanako (Si Jhn17:21).

→ Ako **sasila**, ug ikaw **sakanako**, aron sila mahimo **perpektosasa usa ka**; ug aron ang kalibutan mahimo Hibalo nga ikaw nagpadala kanako, ug nahigugma kanila, ingon nga ikaw nahigugma kanako (Si Jhn17:23).

- Kini nahisulat, Mangin kamo **balaan**; kay ako **balaan** (1Pe 1:16),

→ uban sa bililhong dugo sa **Kristo**, ingon sa **usa ka karnero**<sup>G286</sup> **walay buling ug walay buling** (1Pe 1:19).

- **Dios** mao ang **usa ka espiritu** (Si Jhn4:24) ug ang **GINOONG Dios** mao ang **balaan** (Lev 19:2), ug siya nga nagtawag kaninyo mao **balaan**

(1Pe 1:15), ug siya nga gitawag, kay gawasnon, mao **ni Kristo** alagad (1Co 7:22).

→ **Dios=Espiritu, Balaan=Kristo**

- Busa, ang kahulogan sa **Balaang Espiritu** mao ba kana ang espiritu sa **Dios** naa sa **Kristo**, ug **Kristo** sa **Dios**

ingon **sa usa ka**.

→ Sa susama, ang kahulogan sa “gilalang sa tawo sa iyang kaugalingong dagway” mao kana

“**ang kinabuhing ipanganak pinaagi sa dugo sa iyang asawa maosang unod sa tawo**”.<sup>H120</sup>

→ Kay sukad sa tawo<sup>G444</sup> miabot ang kamatayon, pinaagi sa tawo<sup>G444</sup> miabot usab ang

pagkabanhaw sa mga patay

(1Co 15:21).

- Ang unang tawo nga si Adan gihimong buhi nga kalag; ang kataposang Adan gihimong espiritu nga nagahatag ug kinabuhi,

(1Co 15:45).

→ Apan, ang ikaduhang mananap mopugos sa mga nagpuyo sa yuta sa pagsimba sa unang mananap (Pin 13:12-13) usab

ingon sa imahe of **ang (ika-2)** mananap nga nakadawat ug espiritu gikan sa ikaduhang mananap aron mosulti (Pin 13:15), pagpugos

kanila aron makadawat **usa ka marka** sa mananap (666, Pin 13:16-17) sa ilang tuong kamot o agtang, o sa

**unod** (Pin 13:16).

Niining paagiha, ang yawa (nga adunay gahum sa kamatayon) dili lamang adunay katungod sa paglaglag kanilang tanan

pagsimba sa larawan sa **ang (ika-2) mananap** (Pin 13:15), apan usab pibalik ang Balaang Espiritu gikan sa **pagbugkos**

kanila sa ilang mga kasingkasing (2Co 1:22, Binuhatan 17:29).



<sup>636</sup>Video 3. “Unsa ang gusok sa usa ka tawo?” [www.therhemaoftהלord.com/course1/3-2/](http://www.therhemaoftהלord.com/course1/3-2/).

➤ **Pagkasama**

Kung ang gusok dili kuhaon gikan sa tawo,<sup>H120</sup> ang kinabuhi nagpabilin sa unod sa tawo<sup>H120</sup> ([Gen 6:3](#)), apan human makuha ang gusok gikan sa Tawo,<sup>H120</sup> ang lalaki mahimong Bana sa babaye.<sup>H376</sup>

-A Human makasala ang tawo, dili na siya bana sa asawa nga **GINOONG Dios** gihatag kaniya. **Ang GINOONG Dios**

naghimo ug mga sapot nga panit, ug gibistihan ang lalaki ug ang babaye ([Gen 3:21](#)). Unya, ang lalaki<sup>H120</sup> nakaila kang Eva

iyang asawa; ug siya nanamkon, ug nanganak kang Cain (usa ka lalaki o bana<sup>H376</sup> gikan sa GINOO<sup>H3068</sup>) ug Abel

([Gen 4:1-2](#)), apan gipatay ni Cain si Abel sa dihang ang Ginoo wala magtahod sa halad ni Cain kondili kang Abel.<sup>637</sup>

[Figure 13-c] Ang labing maayo nga halad ni Abel kay ni Cain

| Cain's offering  | Abel's offering  |
|--|--|
| Offered <b>the fruit of the ground</b> <sup>H127</sup> (from the tree of knowledge of good & evil) - which <b>God</b> commanded on <b>the 3<sup>rd</sup> day</b> (not <b>the life of the earth</b> <sup>H773</sup> ) | Offered <b>the firstlings of his flock and its fat</b> (from a tree of life) - which <b>God</b> commanded on <b>the 6<sup>th</sup> day</b> (the fruits of righteousness by faith, <a href="#">Phi 1:11</a> ) |
| God saw it " <b>good</b> " before the ground was <b>cursed</b> ( <a href="#">Gen 1:25</a> , <a href="#">Gen 3:17</a> ), → But <b>Cain</b> offered his <b>harvest</b> of the <b>the ground</b> after it was cursed    | God saw it " <b>good</b> " ( <a href="#">Gen 1:25</a> ) → <b>Abel</b> offered his <b>harvest</b> that <b>the earth</b> brought forth - <b>the harvest of the souls</b> ( <a href="#">Gen 1:24</a> )          |
| <b>The soul of the flesh is in the blood</b> → but Cain <b>did not make an atonement for the soul</b> by blood ( <a href="#">Lev 17:11</a> )   | <b>The soul of the flesh is in the blood</b> → <b>Abel</b> made <b>an atonement for the soul</b> (the firstlings of his flock) <b>unto the LORD</b> ( <a href="#">Lev 17:11</a> )                            |

Excellent

Mubo nga sulat: **Ang GINOONG Dios** gikuha ang gusok (o kinabuhi)<sup>638</sup> gikan sa tawo<sup>H120</sup> ug nahimo siyang babaye.

Unya ang lalaki miingon, "Busa ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ug moipon sa iyang asawa:

ug

*silang mahimong **usa ka unod**"* ([Gen 2:22-25](#)).

- "Tungod niini nga hinungdan ang usa ka tawo<sup>G444</sup> biyaan ang iyang amahan ug inahan, ug moipon sa iyang asawa (babaye),<sup>G1135</sup>

ug mahimo silang duha **usa ka unod** ([Efe 5:31](#))."

- Usa ka dako nga misteryo (**Kristo + Ang Simbahan**)

[Efe 5:32](#) *Kini maoy usa ka dakung tinago: apan nagasulti ako mahitungod niini **Kristo ug ang Simbahan**.*

- **Perpekto sa usa = Kristo** (bana<sup>G435</sup>) & **ang Simbahan** (asawa<sup>G1135</sup>).
- Apan siya nga nakig-uban sa **ang Ginoo** usa ka espiritu ([1Co 6:17](#)).

→ Sa laing pagkasulti, siya (lalaki ug babaye, [Gen 5:2](#)) o simbahan sa Dios, nga gihiusa ngadto **ang Ginoo**, mao ang

**usa ka espiritu** sa pagkasama niini "**usa ka porma sa kaminyoon**."<sup>639</sup>



[Rom 6:5](#) *Kay kon kita gihiusa sa pagkasama sa iyang kamatayon, kita usab mahisama sa iyang pagkabanhaw:*

[Rom 8:3](#) *Kay unsa ang dili mahimo sa balaod, tungod kay kini huyang pinaagi sa unod,*

***Dios** nagpadala sa iyang kaugalingon **Anak** sa dagway sa makasala nga unod, ug tungod sa*

*sala, gihukman ang sala diha sa unod:*

[Fl 2:5](#) *Himoa kini nga hunahuna diha kanimo, nga diha usab sa **Kristo Jesus**:*

<sup>637</sup>Tan-awa ang "[Figure 13-c] Ang labing maayo nga halad ni Abel kay ni Cain," o Video 4. "Ang bunga sa yuta<sup>H127</sup> **batok sa mga bunga sa**

[pagkamatarong.](http://www.therhemaofthelord.com/course1/4-the-fruit-of-the-ground-vs-the-fruits-of-righteousness-update/)" [www.therhemaofthelord.com/course1/4-the-fruit-of-the-ground-vs-the-fruits-of-righteousness-update/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/4-the-fruit-of-the-ground-vs-the-fruits-of-righteousness-update/).

<sup>638</sup>Tan-awa ang "[Figure 13-b] Gusok sa Tawo ug Usa ka unod" aron masabtan kon sa unsang paagi ang gusok sa usa ka tawo nalangkit sa kinabuhi.

<sup>639</sup>Video 7. "Buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway sumala sa atong dagway." [www.therhemaofthelord.com/course2/7-the-generations-of-adam-to-abraham-woman-let-us-make-man-in-our-image-after-our-likeness/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/7-the-generations-of-adam-to-abraham-woman-let-us-make-man-in-our-image-after-our-likeness/).

[Fl 2:6](#)Kinsa, nga anaa sa porma sa **Dios**, naghunahuna nga dili pagpangawat ang pagkatupong sa Dios:  
[Fl 2:7](#)Apan naghimo sa iyang kaugalingon nga walay dungog, ug mikuha diha kaniya sa dagway sa usa

ka sulugoon,

ug gihimo sa **ang pagkasama sa mga lalaki**:<sup>G444</sup>

mao **nahingpitsa**

sa **Jesukristo** mga

pinaagi sa bautismo ngadto sa

gikan sa

→Gibuhat sa **sa Dios** larawan ug sa iyang dagway, "**Dios** nagapuyo sa sulod nato, ug ang iyang gugma

kanatokon kita maghigugmaay sa usag usa" ([1Ju 4:12](#)). Katong mga nabunyagan


gitanom sa tingub diha sa iyang dagway pinaagi sa bautismo, ug sa ingon gilubong uban Kaniya

kamatayon; apan, ingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, kita usab pagabanhawon

patay sa dagway sa iyang pagkabanhaw.<sup>640</sup>

- Ang unang tawo <sup>G444</sup>ginganlag Adan <sup>H121</sup> ug ang basahon sa mga kaliwatan ni Adam nagsugod sa adlaw niana **Dios** naglalang sa tawo, <sup>H120</sup> ug gipasulod siya **ang pagkasama sa Dios** ([Gen 5:1](#)).<sup>641</sup>

[Figure 13-d] Ang basahon sa mga kaliwatan ni Adan



→ Sama nga ang ikaduhang mananap moadto sa kapildihan ([Pin 17:11](#)), bisan kinsa nga wala makit-an nga nahisulat sa **ang Libro sa Kinabuhi** ([Pin 20:15](#)) isalibay sa **ang linaw nga kalayo** diin ang yawa, ang (1st) mananap, ug ang mini nga propeta (sa ika-2 nga mananap) mao ang ([Pin 20:10](#)).

-6(Ang tawo sa ika-6 nga adlaw)

- Dios sa kaluwasan ([Pin 19:1](#)) magabangon sa mga mananaug (kansang mga gusok gikuha gikan sa ilang kaugalingong unod

<sup>640</sup>video 34. "According to the Spirit & Under grace"

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/).

<sup>641</sup>Tan-awa ang "[Figure 13-d] The book of the generations of Adan," o Video 5. "The transformation of Adan into a smart Virgin."

[www.therhemaofthelord.com/course1/5-from-adam-to-bride-a-summary-of-gods-creation/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/5-from-adam-to-bride-a-summary-of-gods-creation/).



ug miduyog kang Kristo)<sup>642</sup>pinaagi sa iyang kaugalingong gahom ([1Co 6:14](#)). Apan [ang tawo sa ika-6 nga adlaw](#) (o ang tawo sa kinabuhi

[sa unod](#)), nga nagsimba sa larawan sa mapintas nga mananap ug midawat sa marka sa mapintas nga mananap (nga usa ka dayag timaan sa kapildihan, [Fl 1:28](#)) himoon nga sama sa kangitngit sa ilang unod ug itambog ngadto sa linaw nga kalayo ([Pin 20:15](#)).

#### [-660\(Ang numero sa mananap\)](#)

- Ang ngalan sa mananap mao si Apolyon nga mao ang hari sa anghel sa kahiladman sa kahiladman.<sup>643</sup>

→ Ang numero sa usa ka tawo mao ang [6](#),<sup>644</sup> ug ang numero sa ngalan sa mananap nga “Apollyon” sa English Gematria mao

[660](#),<sup>645</sup> ug ingon niini ang gidaghanon sa a [tawo \(6\)](#) nga iya sa mananap midugang sa [666\(660+6\)](#).

#### [-666\(Numero sa usa ka tawo nga iya sa mananap\)](#)

- Ang tawo nga naghagit sa paglingkod sa trono ni David, nga mao [ni Kristo](#) tronokinahanglan adunay parehas numero sa ngalan sa mananap, Apolyon.

→ Pahinumdom: ang ngalan sa mananap “[Apollyon](#)” sa Hebreohanon ang Gematria mao ang [641](#), ug ang ngalan sa Anti-Kristo

“[Barack Hussein Obama II](#)” sa Hebreohanon mao usab ang Gematria [641](#).

➤ [Ipha ang numero sa mananap](#), nga mao [ang numero sa usa ka tawo, "666"](#) ([Pin 13:18](#))

- [641](#) mao ang numero sa usa ka tawo, [Barack Obama](#), nga iya sa mananap nga si Apolyon.

→ Hebreohanong Gematria para sa “[Numero sa usa ka tawo nga si Barack Obama](#)” katumbas sa [666](#).

#### [-666\(Adonikam\)](#)

[Esd 2:13](#) Ang mga anak (ang mga anak)<sup>H1121</sup> sa Adonikam,<sup>H140</sup> unom ka gatus kan-uman ug unom (666).

- Si Adonikam (nagkahulogang “ang akong ginoo mitindog”) mao ang ulo sa usa ka Israelinhong banay nga mibalik gikan sa pagkadestiyero.

Anak siya ni David ug Hagit nga nangulo sa sedisyon batok sa iyang amahan.<sup>646</sup>

- Adonikam<sup>H140</sup> gitawag usab nga Adonias<sup>H138</sup> sa [Neh 10:16](#), ug [1Ha 1:8](#), ug uban pa.

- Ang katawhan sa Israel, nga gibihag ni Nabucodonosor, ang hari sa Babilonia, ngadto sa Babilonia, mibalik sa Jerusalem ug sa Juda, ang matag usa ngadto sa iyang siyudad. Ang mga anak nga lalake ni Adonikam, giihap [666](#), mga taliwala kanila ([Esd 2:1-2](#)). (Apan [Neh 7:18](#) nagtala sa gidaghanon sa mga anak nga lalaki ni Adonikam nga 667).

- Gihangyo ni Adonikam ang hangyo ni Batsheba (ang inahan ni Solomon) nga maghari siya sa a gingharian alang sa katawhan sa Israel ([1Ha 2:15](#)), apan tungod kay ang GINOO (Yahweh)<sup>H3068</sup> natukod

[Solomon](#) aron ibutang siya sa trono ni David, si Adonikam gipatay ([1Ha 2:24-25](#)).

→ Si Adonikam, ang pangulo sa usa ka sedisyon batok sa iyang amahan, nagrepresentar sa Anti-Kristo nga misulay

<sup>642</sup>Tan-awa ang “[Figure 13-b] Gusok sa Tawo ug Usa ka unod.”

<sup>643</sup>Refer sa [Pin 9:11](#).

<sup>644</sup>Tan-awa ang “6 (Ang numero sa usa ka tawo)” gikan sa [Pin 13:18](#).

<sup>645</sup>Apollyon Sa English Gematria kay 660.

<sup>646</sup>“H140 - 'äḏōnîqām - Strong's Hebrew Lexicon (kjv).” Asul nga Sulat nga Bibliya. Gi-access niadtong Agosto 26, 2023. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/h140/kjv/wlc/0-1/>.



naglingkod sa trono ni David, nga **Dios** nanumpa uban kang David sa pagbangon **Kristo** sa paglingkod sa iyang trono ([Binuhatan 2:30](#)) nga pagatukuron sa kahangturan ([2Sa 7:16](#)).

**-666(Solomon)**

Ang 1st (daan) nga tabernakulo sa yuta, nga hinimo sa kamot<sup>647</sup>

[2Cr 3:1](#) *Unya gisugdan ni Solomon ang pagtukod sa balay ni Yahweh (Yahweh)<sup>H3068</sup> sa Jerusalem didto sa bukid sa Moria, diin si Jehova mipakita kang David nga iyang amahan, sa dapit nga giandam ni David sa giukan ni Ornan ang Jebusehanon.*

→ Gitukod ni Solomon ang balay ni Yahweh (Yahweh) sa Jerusalem sa bukid sa Moria.

(Ang Balaan sa Labing Balaan)

[2Cr 3:8](#) *Ug nahimo niya ang kadaghanan<sup>H6944</sup> balaan<sup>H6944</sup> ([ang Balaan sa Labing Balaan](#)) balay,<sup>H1004</sup> ang gitag-on niini sumala sa gilapdon sa balay, kaluhaan (20) ka maniko, ug ang gilapdon niini kaluhaan (20) ka maniko: ug iyang gihal-upan kini ug maayo (maayo)<sup>H2896</sup> bulawan, nagkantidad ug unom<sup>H8337</sup> gatos<sup>H3967</sup>*

mga talento.

→ Ang gitag-on sa balay sa Balaan sa Labing Balaan ([2Cr 3:8](#)) parehas sa orakulo sa [1Ha 6:20](#).

Sa ingon, [ang Balaan sa Labing Balaan](#) gitukod pinaagi sa kamot (sa Jerusalem sa bukid sa Moria) gisapawan sa maayo

bulawan, mikabat sa unom ka gatos (600) mga talento

(Matikdi: “Ang tanang bulawan nga gigamit alang sa buluhaton sa tanang buluhaton sa

balaan<sup>H6944</sup> dapit (sa

Balaan sa Labing Balaan), bisan ang bulawan sa halad, kaluhaan ug siyam (29) ka talento, ug pito ka gatus ug katloan (730) ka siclo, sunod sa siclo sa sangtuwaryo, [Exodo 38:24](#)).

➤ Ang orakulo sa templo (Ang Balaan sa Labing Balaan)

Sumala sa [1Ha 6:20](#), ang orakulo sa templo (ang kinasulorang lawak sa templo) sa Jerusalem sa bukid sa Moria adunay eksaktong samang gitag-on, gilapdon, ug gitag-on ingong hingpit nga cube, nga susama sa “Balaan sa mga Balaan” sa langit.

→ Ang orakulo sa templo (ang Balaan sa mga Balaan, [1Ha 6:16-19](#)), nga giandam uban sa mga kamot anaa sa

balay sa sulod ([1Ha 6:19](#)), maoy 10 ka siko nga mas gamay ang gihabogon kay sa balay ni Jehova ([1Ha 6:2](#), [1Ha 6:20](#)).

[1Ha 6:2](#) *Ug [ang balay](#) diin gitukod ni hari Salomon [ang Ginoo](#),*

*[ang gitag-on](#) kini kan-uman (60) ka maniko,*

*ug ang gilapdon niini kaluhaan (20) ka maniko, ug ang kahabogon niini katloan (30) mga*

maniko.

[1Ha 6:20](#) *Ug [ang orakulo](#) (ang Balaan sa Labing Balaan, ang kinasulorang lawak sa templo sa tabernakulo)<sup>H1687</sup>*

*sa atubangan*

*baynte (20) mga maniko sa gitag-on,*

*ug baynte (20) mga maniko sa gilapdon (lapad),*

*ug baynte (20) mga maniko sa gitag-on niini:*

*ug iyang gihal-upan kini ug putli<sup>H5462</sup> bulawan; ug sa ingon gitabonan ang halaran nga cedro.*

➤ Ang 1st (daan) tabernakulo (Daang Jerusalem) ug ang ika-2 (bag-o) tabernakulo (Bag-ong Jerusalem)

<sup>647</sup>Tan-awa ang “[Figure 13-0] Ang daan nga tabernakulo sa yuta (Daang Jerusalem nga gihimo pinaagi sa kamot).”

[Heb 8:7](#)Kay kon kanang unang pakigsaad (tabernakulo) walay ikasaway, nan wala na untay dapit pangitaon alang sa ikaduha.

[Lev 7:38](#)Nga gisugo ni Jehova kang Moises didto sa bukid sa Sinai, sa adlaw nga iyang gisugo ang mga anak<sup>H1121</sup> sa **Israel**sa paghalad sa ilang mga halad kang Jehova, didto sa kamingawan sa Sinai.

[Gal 4:25](#)Kay kini nga Agar mao ang bukid sa Sinai sa Arabia, ug tubag sa Jerusalem nga mao karon, ug naulipon uban sa iyang mga anak.<sup>G5043</sup>

[Gal 4:26](#)Apan ang Jerusalem nga atua sa itaas gawasnon, nga mao ang inahan natong tanan.

→Kay **ang 1st tabernakulo**(Agar, bukid sa Sinai sa Arabia, yutan-ong Jerusalem) nasayop, **ang ika-2 nga tabernakulo**(langitnong Jerusalem) gikinahanglan.<sup>648</sup>

➤ **666 talento nga bulawan**(usa ka sayup nga numero)<sup>649</sup>

[2Cr 9:1](#)Ug sa dihang ang rayna sa Sheba (ang ngalan sa tulo ka unang mga katigulangan sa mga tribo ug sa usa ka

**Etiopianhong distrito**, usa ka nasod sa habagatang Arabia<sup>650</sup>)<sup>H7614</sup> nakadungog mahitungod sa kabantug ni Salomon, siya miadto sa Jerusalem aron sa pagsulay kang Salomon pinaagi sa malisud nga mga pangutana, uban ang usa ka daku kaayong panon, ug mga camello nga nanagdala ug mga panakot, ug bulawan nga daghan; ug mga mahal nga bato: ug sa pag-abut niya kang Salomon, siya nakigsulti kaniya mahitungod niadtong tanan diha sa iyang kasingkasing.

→Ang rayna sa Sheba maoy gikan sa usa sa mga tribo sa Etiopianhong distrito sa usa ka nasod sa habagatang bahin

Arabia. Note nga si Eunuch usa usab ka tawo sa Etiopia nga adunay dakong awtoridad ubos ni Candace

rayna sa mga Etiopianhon (**Binuhatan 8:27**). Ang rayna sa Sheba naulipon usab ([Gal 4:25](#)) o ubos sa balaod, sa ingon ang matang sa mga pangutana nga gisukna sa rayna sa Sheba kang Solomon mao ang labing daghan

lagmit may kalabotan sa balay (sa Ginoo ug sa Diyos), nga mao ang mga logo sa Diyos sa 1st (daan)

**tabernakulonga** gitukod alang niadtong anaa sa pagkaulipon.

[2Cr 9:2](#)Ug gisuginlan siya ni Salomon sa tanan niyang mga pangutana: ug walay bisan unsa nga natago kang Salomon

nga wala niya gisulti kaniya. Ug iyang gihatag sa hari ang usa ka gatus ug kaluhaan (**120**) **talento nga bulawan**,

ug sa mga panakot nga daghan kaayo, ug mga mahal nga bato.

walay bisan unsa nga ingon niini nga panakot nga gihatag sa reina sa Seba kang hari

Salomon.

[2Cr 9:13](#)Karon ang gibug-aton sa bulawan nga midangat kang Salomon sa usa ka tuig maoy **unom ka gatus kan-uman ug unom (666) talento nga bulawan**;

→Alang sa rayna sa Sheba, ang sobra nga kaalam ni Solomon ([2Cr 9:6](#)) bili **120 talento nga bulawan**

uban sa daghang mga panakot ug mga mahalong bato. Apan tungod kay ang 1st (daan) tabernakulo, nga

<sup>648</sup>Video 48. "8. Hanukkah." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

<sup>649</sup>Tan-awa ang "[Figure 13-0] Ang karaan nga tabernakulo sa yuta (Daang Jerusalem nga hinimo sa kamot)"

<sup>650</sup>"H7614 - šābā' - Strong's Hebrew Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Gi-access niadtong Agosto 21, 2023.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/h7614/kjv/wlc/0-1/>

naa sa yutan-on nga Jerusalem adunay depekto, ang ika-2 (bag-ong) tabernakulo (langitnong Jerusalem nga mao ang sa [Kristo, Heb 9:11-12](#)) gikinahanglan ([Heb 8:7](#)). Busa, ang gibug-aton sa bulawan nga midangat kang Solomon (pinaagi sa sayup nga tabernakulo) sa usa (1) ka tuig mao ang [666 talento nga bulawan](#). Sa laing pagkasulti, a bug-os nga kaalam gikan sa 1st (daan) tabernakulo bili [666 talento nga bulawan](#), apan ang sumada sa tanan [talento nga bulawan](#), nga mga gibug-aton [666](#), mao ang bili sa “usa ka depekto nga numero.”

“[Heb 9:11](#) Apan [Kristo](#) nga mianhi nga labawng sacerdote sa maayong mga butang nga umalabut, pinaagi sa usa ka mas dako ug labaw pa [hingpit nga tabernakulo](#), dili hinimo sa kamot, sa ato pa, dili niini nga bilding;”

† [Ang 1st](#) (daan) [tabernakulo sa yuta](#) <sup>651</sup>  
(Alang sa Eunuch - ubos sa balaod) Duol, ug kuyogi ang imong kaugalingon niini nga karwahe ([Binuhatan 8:29](#))

- **Eunuch** usa ka lalaki <sup>G435</sup> sa **Etiopia** mibalik pag-abot niya sa Jerusalem para sa pagsimba. Usa ka paghisgot sa “usa ka tawo <sup>G435</sup>” sama sa gipakita sa mga Israelinhon nga ang tawo gihimong “pagkamatarong sa Diyos diha kang Kristo ([2Co 5:21](#)), ug balaan <sup>G40</sup> ([Mar 6:20](#)).” Ang eunuko, bisan pa, usa ka tawo <sup>G435</sup> sa **Etiopia** ubos sa langyaw nga rayna (usa ka langyaw nga tawo nga adunay dakong awtoridad), **dili ang** Israelita nga ubos sa Ginoo nga Dios ([Eze 20:5](#)).

Usab, ang Eunuch miingon nga dili niya masabtan ang kasulatan ni propeta Isaias ug nagkinahanglan siya og tabang sa usa ka tawo ([Binuhatan 8:31](#)) aron masabtan ang mga butang nga gitinguha sa mga manolonda nga tan-awon (nga daghang mga propeta ug mga matarung nga tawo ang nagtinguha sa pagtan-aw sa mga butang nga inyong nakita, ug wala makakita kanila; ug sa pagpamati sa mga butang nga inyong nadungog, ug wala makadungog kanila, [Mat 13:17](#)). Kini nagpakita nga ang Eunuch ubos sa balaod, busa sa espirituwal nga “usa ka babaye (o usa ka bata, Gal 4:3),” kinsa nagtinguha sa tabang sa lalaki (kadtong ubos sa grasya) aron masabtan ang kasulatan (“ang imong tinguha mao ang imong bana, ug siya magmando kanimo,” [Gen 3:16](#)).

Human ni Felipe (ang gitultolan sa Espiritu, [Binuhatan 8:29](#)) miduyog sa karwahe uban sa Eunuch, silang duha nanaug ngadto sa tubig, nga nagpasabot, ang Eunuch nahumod sa pulong ([ang mga logo](#)) <sup>G3056</sup> ug gibalaan ug gihinloan ang iyang kaugalingon diha sa paghugas sa pulong ([ang rhema](#)) <sup>G4487</sup> kauban si Philip ([Eph 5:26](#)) ug sila nahimong “[usa ka unod](#) ([Gen 2:23-24](#))” samtang sila miduyog ngadto [ang Ginoo](#) ([1Co 6:17](#)).

[1Co 15:40](#) Adunay usab mga celestial nga mga lawas, ug mga lawas nga terrestrial:  
apan ang himaya sa celestial usa, ug ang himaya sa terrestrial lain.”

Si Eunuch iya sa balaod (o sa yuta), busa siya adunay terrestrial nga lawas, samtang si Felipe ubos sa grasya (sa langit, busa siya adunay celestial nga lawas. sa ingon, ang sala dili makagahum ibabaw sa Eunuch: kay ang Eunuch dili na ilalum sa balaod kondili ilalum sa grasya, busa ang duha kanila anaa sa “usa ka espiritu” ([1Co 6:17](#)), miduyog sa Ginoo.

→ “Busa dili na sila duha, kondili usa ka unod. Busa ang gihiusa sa Dios, [ayaw pasagdi ang tawo](#) <sup>G444</sup> [ibulag](#)” ([Mat 19:6](#)). Ang lawas ni Eunuch nausab gikan sa yutan-on (terrestrial) ngadto sa langit (celestial), busa mipadayon siya sa iyang dalan nga malipayon ([Binuhatan 8:39](#)).

---

<sup>651</sup>Video 33. “Lapil ang imong kaugalingon niini nga Karwahe.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thyself-to-this-chariot/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thyself-to-this-chariot/).

† **Ang 2nd**(bag-o nga) **tabernakulo sa langit**<sup>652</sup>  
(Alang kang Felipe - ubos sa grasya) Duol, ug kuyogi ang imong kaugalingon niini nga karwahe, [Binuhatan 8:29](#))

-**Ang Espiritu sa Ginoo**giuha si Felipe sa kusog ug wala na siya hikit-i sa eunoco([Binuhatan 8:39](#)). Sa pagkawas ni Felipe sa tubig, ang espiritu sa Ginoo mikuha sa tabernakulo ni Felipe (ingon sa gipakita sa Ginoong Jesu-Kristo, [2Pe 1:14](#)), ug giusab ang iyang daotan nga lawas, aron “mahimo kini nga sama sa mahimayaon  
lawas sa **ang Manluluwas, ang Ginoong Jesu-Kristo**, (o**ang Kordero**) sumala sa buhat diin siya makahimo bisan sa pagbuntog sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon ([Si Phl3:21](#)).”

- **Hesus**milakaw uban kanamo sa yuta<sup>G1093</sup> ([Si Luk8:27](#)) apan ang iyang mga tiil labaw sa tinunglo nga yuta<sup>G5476</sup>  
sa dihang gibatay Siya sa kahoy ug gilansang sa krus. Sa susama, ang mga tiil ni Felipe ug sa eunoko mibuhat  
dili sila makahikap sa yuta hangtud nga sila makaabut sa usa ka tubig samtang sila nanglingkod nga tingub sa carro  
([Binuhatan 8:31](#)). **Ang Ginoo**gitipigan ang ilang mga tiil nga limpyo sa ilang pagpaingon sa tubig alang sa bunyag, aron sila makabarug  
sa balaang yuta (yuta).<sup>G1093</sup>

† **karwahe**<sup>G716</sup>(ἄρμα, tingaligikan sa [ἄρρω](#)<sup>G142</sup> nagpasabot tpataas, tingali uban sa [ἄλφα](#)<sup>G1</sup>alpha)

- Ang karwahe sa Griyego nagkahulogang alpha nga nagdala kanimo, tungod kay ang Ginoo mao ang Alpha ug Omega, ang  
sinugdanan ug ang kataposan([Pin 1:8](#)), Iya kitang ipataas ngadto Kaniya, ug (uban sa bukas nga nawong nga nagtan-aw sama sa a  
*bildo ang himaya sa **ang Ginoo***), kitang tanan mausab ngadto sa samang dagway gikan sa himaya ngadto sa himaya, sama sa  
pinaagi sa Espiritu sa **ang Ginoo**.([2Co 3:18](#)).

- Dugang pa, ang karwahe usa ka figural nga representasyon sa **ang Ginoo**, nga mao, kaniadto, ug sa umalabut,

“**ang Makagagahum**(Manluluwas **Jesukristo**)” nga moabot alang kanato pag-usab ingon **ang Kordero**<sup>G721</sup>o **Ginoo** ug  
**Manluluwas nga si Jesukristo**, amua **Dios**([Huk 16:28](#)).<sup>653</sup>

[Isa 66:15](#) Kay, tan-awa, ang Ginoo (**Yahweh**)<sup>H306</sup>moabut uban **kalayo**, ug uban sa iyang **mqg karwahe**<sup>H4818</sup>


sama sa alimpulos, sa pagbalos sa iyang kasuko uban ang kaligtugut, ug sa iyang pagbadlong uban **siya sa kalayo**.

<sup>652</sup>ibid.

<sup>653</sup>Video 33. “Iapil ang imong kaugalingon niini nga Karwahe.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thyself-to-this-chariot/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thyself-to-this-chariot/)ug

video 16. “Ang mga Hentil (Ang misteryo ni Kristo).” [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

[Figure 13-0] Ang daan nga tabernakulo sa yuta (Daang Jerusalem nga hinimo sa kamot)



\* Para sa ika-2 (bag-o) nga tabernakulo sa langit, tan-awa ang “[Figure 21-2] Ang bag-ong tabernakulo sa langit & Ang templo sa Diyos.”

[Figure 13-1] Ang 7 ka gingharian (damgo ug mga panan-awon ni Daniel)

➤ **Ang 7 ka gingharian** ([Daniel 7](#) Gihubad paq-usab)

[Dan 7:1](#) Sa nahaunang tuig ni Belsasar nga hari sa Babilonia si Daniel may usa ka damgo ug mga panan-awon sa iyang ulo diha sa iyang higdaanan:

unya iyang gisulat ang damgo, ug gisugilon ang katibuk-an sa mga butang.

[Dan 7:15](#) Ako, si Daniel, nasamok sa akong espiritu sa sulod sa akong lawas, ug ang mga panan-awon sa akong ulo nakasamok kanako.

[Dan 7:16](#) Miduol ako sa usa kanila nga nagtindog, ug nangutana kaniya sa kamatuoran niining tanan. So giingnan ko niya,

ug nagpahibalo kanako sa kahulogan sa mga butang.

➤ **4 espiritu** (sa langit), **4 ka dagkong mananap** (sa dakong dagat), **4 mga hari** (sa yuta)

[Dan 7:2](#) Si Daniel misulti ug miingon,

Nakita ko sa akong panan-awon sa gabii, ug, tan-awa, **ang upat ka espiritu**<sup>H7308</sup> **sa langit** nakiqbisog sa **dakong dagat**.

**Ang upat ka mga espiritu sa langit**

[Zac 6:1](#) Ug giyahat ko ang akong mga mata, ug nakita ko, ug, ania karon, may miabut nga upat ka mga carro

gikan sa taliwala sa duha ka bukid; ug ang kabukiran maoy mga bukid nga tumbaga.

[Zac 6:2](#) Sa unang carro dihay mapula nga mga kabayo; ug sa ikaduhang carro mga kabayo nga maitum;

[Zac 6:3](#) Ug sa ikatolo ka carro mga maputi nga mga kabayo;

ug sa ikaupat nga karwahe nga gikuniskunis (puntik, usa ka leopardo)<sup>H1261</sup> ug bay (liq-

on)<sup>H554</sup> mga kabayo.

[Zac 6:4](#) Unya ako mitubag ug miingon sa manolonda nga nakigsulti kanako: Unsa ba kini, ginoo ko?

[Zac 6:5](#) Ug ang manolonda mitubag ug miingon kanako: Kini mao **ang upat ka espiritu sa langit**, nga migula gikan sa pagtindog sa atubangan sa Ginoo<sup>H113</sup> sa tibuok yuta.

[Zac 6:6](#) Ang **itom nga mga kabayo** nga ania niini moqula ngadto sa yuta sa amihanang; ug **ang puti** lakaw sunod kanila;

ug **ang ngiob** (butik, leopardo)<sup>H1261</sup> umadto ka paingon sa habagatan nga yuta.

[Zac 6:7](#) Ug **ang bay** (liq-on)<sup>H554</sup> miqawas, ug nagtinguha sa pag-adto aron sila makalakaw ngadto ug

nganhi

**ang kalibutan**:<sup>H776</sup> ug siya miingon: Pahawa kamo dinhi, lakaw ngadto-nganhi sa tibuok yuta. Busa naglakaw sila ngadto-nganhi sa tibuok yuta.

→ Ang upat ka mga espiritu sa langit (ang pula, ang itom, ang puti, ang bangis ug bay nga mga kabayo) mao ang

upat ka mga anghel nga nagbarog atubangan sa Ginoo<sup>H113</sup> sa tibuok yuta,<sup>H776</sup> nga susama sa

una

upat ka mga selyo sa mga kabayo sa Pinadayag [Pin 6:1-8](#).

- **Ang itom mga kabayo**: Umadto ka sa amihanang yuta diin atua ang Babilonia.

- **Ang putim mga kabayo**: Nagsunod sa itom nga mga kabayo.

- **Ang ngiob mga kabayo**: Sa ingon gitawag nga usa ka leopardo gikan sa iyang mga buling, umadto paingon sa habagatan.

- **Ang bay mga kabayo**: Kusog nga mga kabayo.

[Dan 7:3](#) Ug **upat ka dagkong mananap** gikan sa dagat, lahi<sup>H8133</sup> usa gikan sa lain.

[Dan 7:17](#) These **dagkong mga mananap**, nga upat (4), upat (4) **mga haringa** motungha gikan sa yuta.

[Dan 7:18](#) Apan ang balaang mga santos sa Labing Hataas ('elyôn)<sup>H5946</sup>

makadawat sa gingharian, ug manag-iya sa gingharian hangtud sa kahangturan, gani hangtud sa kahangturan.

• **Ang 4 ka hari sa 4 ka mananap** (Ang espirituhanon nga mga binuhat sa langit, sa dagat, ug sa yuta)

- **Ang 4 ka espiritu sa langit = Ang 4 ka dagkong mananap sa dagat = Ang 4 ka haringa** migimaw gikan sa yuta

([Dan 7:17](#)):

- ① Ang hari sa gingharian sa Babilonia, si Nabucodonosor.
- ② Ang hari sa gingharian sa Persia, si Ciro.
- ③ Ang Hari sa gingharian sa Gresya, si Alexander.
- ④ Ang hari sa gingharian sa Roma, si Julius Caesar.

→ Ang 4 ka espiritu sa langit<sup>654</sup> sa dakong dagat nahimong 4 ka dagkong mananap gikan sa dagat.

→ Sa ingon, **mga mananap** mga espirituhanon nga mga binuhat sa **langit** kinsa mibangon gikan **ang dakong dagat** ug mahimong mga hari

sa **ang kalibutan** (tang dagat ug ang yuta, [Pin 12:3](#)).

- Usa ka hari sa yuta (Usa ka hari sa dagat): **Ang Anti-Kristosa** unang mananap ([Pin 13:1](#)).

- Usa ka hari sa yuta (Usa ka hari sa yuta): **Ang Bakak nga Propeta** sa ikaduhang mananap ([Pin](#)

[13:11](#)).

<sup>654</sup> Ang 4 ka espiritu sa langit: Ang dragon, ang karaang bitin, nga mao ang Yawa, ug si Satanas ([Pin 20:2](#)).

[Figure 13-2] Ang 4 ka espiritu sa langit (Daniel 7-8)<sup>655</sup>

| # | Tsiya 4 espiritu sa langit<br>( <a href="#">Zac 6</a> , <a href="#">Dan 7</a> ) | <a href="#">Dan 2</a><br>Damgo | Tsiya 4 ka dagkong mananap(Gingharian) sa dagat | Tsiya 4 ka hari sa ang kalibutan<br>( <a href="#">Dan 7:17</a> )   | <a href="#">Daniel 7</a><br>Usa ka damgo ug mga panan-awon  | <a href="#">Daniel 8</a><br>Usa ka panan-awon<br>( <a href="#">Ram</a> , Siya kanding, Siya kanding,<br><a href="#">Rough nga Kanding</a> , gamay nga sungay)   |
|---|---|--------------------------------|---|--|---|---|
| 1 | <b>Titom</b> siyamga kabayo<br>( <a href="#">Zac 6:2</a> )                      | Gtigulang                      | Ang 1st Gingharian (Ang Babylonian)             | Ang hari sa Babilonia<br>( <a href="#">1 hari</a> )  | <b>Usa ka leon</b> ( <a href="#">Dan 7:4</a> )<br>- giibut ang mga pako sa agila<br>-gihatagan ug kasingkasing sa tawo  | Ang panan-awon ni Daniel sa ika-3 nga tuig sa paghari sa <b>haring Belsasar</b> ( <a href="#">Dan 8:1</a> )   |
| 2 | <b>Ang putimga</b> kabayo( <a href="#">Zac 6:2</a> )                            | Silver                         | Tsiya ang 2nd Kingdom (Ang Medo-Persian)        | <b>Ang Ram</b> nagtumong sa <b>ang hari alang sa ang ika-2 nga mananap</b> ( <a href="#">Pin 13:11</a> ). <sup>656</sup><br><br>2 ka sungay ni Ram ( <a href="#">Ang mga hari sa Media ug Persia, Dan 8:20</a> ) | <b>Usa ka oso</b> ( <a href="#">Dan 7:5</a> )<br>- Adunay <b>3 gusok</b> taliwala sa mga ngipon sa iyang baba aron sa paglamoy sa daghang unod. Ang 3 ka gusok nagrepresentar sa mosunod nga 3 ka gingharian ( <a href="#">Dan 8:4</a> ):<br>* Kasadpan (ang Babylonian),<br>* Amihanan (ang Lydian),<br>* Habagatan (ang Ehiptohanon). | <b>Ram</b> <sup>H352</sup> ( <a href="#">Dan 8:3-4</a> )<br>-Ang mga hari sa Media ug Persia ( <a href="#">Dan 8:20</a> ).<br>- Ram <sup>H352</sup> adunay <b>2 sungay</b> (ang mas taas <i>sungay</i> katapusang mitungha, ug giduso ang 3 ka gingharian:<br>* Kasadpan (ang Gingharian sa Babilonya),<br>* Amihanan (ang Lydian nga Gingharian),<br>* Habagatan (ang Ehiptohanong Gingharian), busa walay mananap nga mibarog sa iyang atubangan, ( <a href="#">Dan 8:3-4</a> ).<br>-Iyang gibuhat sumala sa iyang kabubut-on, ug nahimo <b>dako</b> ( <a href="#">Dan 8:4</a> ). |
| 3 | <b>Tnangunot siya</b> (usa ka leopardo) mga kabayo ( <a href="#">Zac 6:6</a> ). | Bronze                         | Ang 3rd Kingdom (Ang Griyego)                   | <b>Ang iyang Kanding</b> nagtumong sa <b>ang hari alang sa ang 1st mananap</b>   | <b>Usa ka leopardo</b> ( <a href="#">Dan 7:6</a> )<br>- Ang mananap adunay 4 ka pako sa langgam ug <b>4 ulo</b> (mga gingharian) uban ang   | <b>Ang siya</b> <sup>H5795</sup> <b>Goat</b> <sup>H6842</sup> ( <a href="#">Dan 8:5</a> )<br>- Gikan sa kasadpan ( <a href="#">Dan 8:5</a> )<br>-Usa ka talagsaong sungay taliwala sa mga mata (ang unang hari, <a href="#">Dan 8:5; 8:21</a> ).<br><br><b>Ang Gahi</b> <sup>H8163</sup> <b>kanding</b> <sup>H6842</sup> ( <a href="#">Dan 8:21</a> )<br>- <b>Ang hari</b> sa Gresya<br><br><b>Ang kanding</b> <sup>H6842</sup> <b>siya</b> <sup>H5795</sup> ( <a href="#">Dan 8:8</a> )<br>-Gibunalan sa kanding ang Ram ( <a href="#">Dan 8:7</a> )                               |

<sup>655</sup>Tan-awa ang “[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya.”

<sup>656</sup>Ang Ram ug ang ikaduhang mananap adunay duha ka sungay matag usa (Dan 8:3-4,[Pin 13:11](#)).



|   |  |        |  |   |   |   |
|---|--|--------|--|---|---|---|
|   |  |        |  | ( <a href="#">Pin 13:1-2</a> ). <sup>657</sup><br>Tnabuak ang iyang 1st king ( <a href="#">1 nga hari, si Alexander the Great</a> ) | kamandoan nga gihatag niini. <sup>658</sup>   | - Gibali ang 2 ka sungay sa laking karnero (ang mga hari sa Medo-Persian nga gingharian) ug gi-wax <b>dako kaayo</b> ( <a href="#">Dan 8:7-8</a> ).   |
|   |  |        |  | <b>4mga hari</b> sa 4 ka heneral sa Greece:<br>- Ptolemy,<br>- Cassander,<br>- Seleucus,<br>- Antigones.                            |   | - Human sa dakong sungay (ang unang hari mao ang nabuak ( <a href="#">Dan 8:8</a> , <a href="#">Dan 8:22</a> ), <b>4 ka gingharian</b> motungha gikan sa iyang nasod, apan dili sa iyang kusog ( <a href="#">Dan 8:22</a> ). <b>4mga bantogan</b> (mga sungay) mitunga ngadto sa 4 ka espiritu sa langit( <a href="#">Dan 8:8;8:22</a> ). |
| 4 | <b>Ang bay(lig-on)</b> <sup>H554</sup> mga kabayo ( <a href="#">Zac 6:7</a> ). | Akoron | Ang 4th Kingdom (Ang Romano - ang kanhi nga yugto) | <b>10 ka sungay</b> sa Romanong Ginharian ( <a href="#">Dan 7:7</a> )   | <b>Ang ika-4 nga Mananap</b> ( <a href="#">Dan 7:7</a> )<br>- Makalilisang, makalilisang, & <b>lig-on</b> hilabihan, dako nga puthaw nga ngipon, tumbaga nga mga lansang ( <a href="#">Dan 7:19</a> ), <b>10 ka sungay</b> ( <a href="#">Dan 7:7,20-24</a> ). |   |

<sup>657</sup>Ang 10 ka sungay nga adunay unang mananap nagdumot sa bigaon (Papa) ug sunogon siya ([Pin 17:16](#)).

Sa samang paagi, ang laking kanding (ang unang mananap) mohapak sa laking karnero ug mabali ang duha ka sungay niini.(Ang Medo-Persian,[Dan 8:5](#)).

<sup>658</sup> Tang mga gingharian sa 4 ka sungay nga mipuli sa naputol nga sungay mao ang Egypt, Asia, Macedonia, ug Syria nga nahimong bahin sa Romanong Ginharian.

|  |  |                       |   |  |  |  |
|--|--|-----------------------|---|--|--|--|
|  |  | <p>Akoron ug Clay</p> | <p>Ang ikaupat nga Gingharian (Ang Romano - sa ulahing panahon, <a href="#">Dan 8:23</a>).</p> <p>(TBag-ong Romano - ang ikaduhang hugna / Dakong Babilonya).<sup>659</sup></p> | <p>Usa ka gamay nga sungay (<a href="#">1 hari, ang Anti-Kristo</a><sup>660</sup> <a href="#">Dan 7:20</a>, <a href="#">Pin 13:14</a>)</p> <p>Tsiya Bakak nga Propeta (<a href="#">1 hari, Pin 19:20</a>, <a href="#">Dan 8:24</a>).</p> | <p>Usa ka gamay nga sungay (Anti-Kristo)</p> <p>-Usa ka gamay nga sungay (<a href="#">Dan 7:20</a>)</p> <p>- Pagbuntog <b>3 mga hari</b> (<a href="#">Dan 7:24</a>).<sup>661</sup></p> | <p><b>Usa ka gamay nga sungay</b>(<a href="#">Dan 8:9</a>)</p> <p>- Waxed <b>hilabihan ka dako</b> padulong sa Habagatan (Ehipto), Sidlakan (Syria o Asiria), &amp; matahum nga yuta (ang yuta sa Israel (<a href="#">Dan 8:9</a>).</p> <p>- Ihulog sa yuta ang pipila sa panon ug mga bituon (<a href="#">Dan 8:10</a>)</p> <p><b>Usa ka hari sa mabangis nga panagway</b></p> <p>- Pagsabut sa mangitngit nga mga tudling-pulong, mobarog (<a href="#">Dan 8:23</a>).</p> <p>- <b>Gamhanan sa kusog</b>, apandili sa iyang <b>kaugalingong kusog</b>, ug paglaglag sa katingalahan, pag-uswag, paglaglag, ug paglaglag sa kusgan ug sa balaan nga mga tawo (<a href="#">Dan 8:24</a>).</p> <p>- Siya magapauswag sa paglimbong diha sa iyang kamot; ug siya magapadaku sa iyang kaugalingon diha sa iyang kasingkasing, ug pinaagi sa pakigdait molaglag sa daghan: siya usab motindog batok sa Prinsipe sa mga principe; apan siya mabuak nga walay kamot (<a href="#">Dan 8:25</a>).</p> |
|--|--|-----------------------|---|--|--|--|

➤ **Ang 1st nga mananap=Ang 1st gingharian**

[Dan 7:4](#) Ang una sama sa **usa ka leon**,<sup>H744</sup> ug adunay mga pako sa agila:

Ako nagtan-aw hangtud nga ang mga pako niini giibut, ug kini gibayaw gikan sa yuta, ug gipatindog sa mga tiil ingon sa usa ka tawo, ug ang kasingkasing sa usa ka tawo gihatag niini.

• **Ang 1st nga mananap: ingon usa ka Lion** uban sa mga pako sa agila<sup>662</sup>

-Adunay mga pako sa agila nga giibut dayon; ug kini gibayaw gikan sa yuta ug gipatindog ang iyang mga tiil sama sa usa ka tawo, ug gihatagan sa kasingkasing sa usa ka tawo.  
→ Ang unang mananap mao ang Babylonian Kingdom.<sup>663</sup>

➤ **Ang ika-2 nga mananap=Ang 2nd gingharian**

<sup>659</sup>Tan-awa ang “[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya.”

<sup>660</sup>Ang karon nga mga hari (o mga lider) gipiho sa Rev 13 & 17.

<sup>661</sup>Tan-awa ang “[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya.”

<sup>662</sup>Aron makakita og prototype sa larawan sa unang mananap, pangitaa sa internet ang eskultura sa mananap nga gitawag, ang “Guardian of *Internasyonal nga Kalinaw ug Kasegurohan*” nga gi-install kaniadtong 2021 sa plaza sa bisita sa hedkuwarter sa UN sa NY, USA.

<sup>662</sup>Human makadawat sa mga reklamo sa publiko bahin sa mabangis nga panagway sa eskultura, gikuha kini sa panan-aw sa publiko.

<sup>663</sup>Tan-awa ang “[Figure 13-3] Ang mga mananap sa Daniel ug Pinadayag.”

Dan 7:5 Ug tan-awa ang laing mananap, ang ikaduha, sama sa **usa ka oso**,<sup>H1678</sup> ug kini mibangon sa usa ka kilid, ug kini adunay **tulogusok**<sup>H5967</sup> sa baba niini taliwala sa mga ngipon niini: ug sila miingon niini: Tumindog ka, milamoy ug daghang unod.

• **Ang ika-2 nga mananap: ingon usa ka oso**

- Gipataas sa usa ka kilid, adunay tulo (3) **gusok** sa iyang baba taliwala sa iyang mga ngipon; ug sila miingon niini niini: Tumindog ka, lamyon ug daghan nga unod.

→ Ang ikaduhang mananap mao ang Medo-Persian nga Gingharian.

→ Ang 3 ka gusok nagtumong sa mosunod nga mga gingharian:

- Kasadpan (ang Gingharian sa Babilonya),
- Amihanan (ang Lydian nga Gingharian),
- Habagatan (ang Ehiptohanong Gingharian).

→ Mahitungod sa "**ang mga gusok**," tan-awavideo 3, "Gusok sa Tawo ug Usa ka unod"<sup>664</sup> aron makat-on mahitungod sa tulo

mga ebidensya nga nagpunting sa koneksyon tali sa tawo **gusok** ug **ang kinabuhisa tanang unod**.

➤ **Ang ika-3 nga mananap = Ang ika-3 nga gingharian**

Dan 7:6 Human niini ako mitan-aw, ug tan-awa ang lain, sama sa **usa ka leopardo**,<sup>H5245</sup> nga sa likod niini may upat ka pako sa langgam;

**ang mananap adunay usab upat ka ulo; ug ang kamandoan gihatag niini.**

• **Ang ika-3 nga mananap: ingon usa ka leopardo**

- Adunay upat sa likod niini (4) **mga pakosa usa ka langgam**, adunay upat (4) **mga ulo**, uban ang kamandoan gihatag niini.

→ Ang ikatulo nga mananap mao ang Griyego nga Gingharian.<sup>665</sup>

→ Ang **4 ulo** = Ang nabahin **4 ka gingharian**.

➤ **Ang ika-4 nga mananap = Ang ika-4 nga gingharian**

Dan 7:7 Human niini nakita ko sa mga panan-awon sa kagabhion, ug ania karon, ang ikaupat nga mananap, **makalilisang** ug **makalilisang**, ug **liq-onhilabihan**;

ug kini adunay **dako nga puthaw nga ngipon**: kini milamoy ug midugmok, ug miyatak sa salin sa iyang mga tiil:

ug kini lahi sa tanang mga mananap nga nanghiuna niini; ug kini adunay **napulo ka sungay**.<sup>H7162</sup>

• **Ang ika-4 nga mananap: makalilisang, makalilisang, ug kusog kaayo**

- Adunay **dako nga puthaw nga ngipon & 10 ka sungay** (lahi sa tanan nga nangaging mga mananap)

→ Ang ikaupat nga mananap mao ang gingharian sa Roma.

→ Ang ika-4 nga mananap nga adunay **10 ka sungay** sa iyang ulo = Ang ika-upat nga gingharian sa yuta gibahin ngadto sa 10 ka gingharian.

• **Laing gamay nga sungay** (Ika-11 nga hari, ang Anti-Kristo) = Ang Bag-ong Gingharian sa Babilonya

Dan 7:8 Akong gikonsiderar **ang mga sungay**,<sup>H7162</sup> kag, yari karon, may nagsaka sa tunga nila **gamay nga sungay**,

sa atubangan kang kinsa dihat **tulo sa unang mga sungay giibot pinaagi sa mga gamot**:

ug, ania karon, niining sungay may mga mata nga sama sa mga mata sa tawo, ug usa ka baba nga nagasulti ug dagkung mga butang.

→ Ang ikaduhang mananap mogamit sa tanang awtoridad sa unang mananap (ang Bag-ong Babilonya), nga maoy hinungdan sa tanan

<sup>664</sup>Video 3. "Gusok sa tawo ug Usa ka unod." [www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/).

<sup>665</sup>Tan-awa ang "[Figure 13-3] Ang mga mananap sa Daniel ug Pinadayag."

ang mga pumoluyo sa yuta sa pagsimba sa unang mananap ([Pin 13:11-12](#)). Busa, ang 3 ka hari, nga mabuntog sa gamay nga sungay (ang Anti-Kristo), lagmit dili mouyon ang mga lagda sa Romanong Gingharian sa 2nd mananap.

- **Usa ka gamay nga sungay** (Ang ika-11 nga hari)

**(10 ka sungay – 3 ka sungay = 7 ka sungay + 1 ka gamay nga sungay)**

[Dan 7:19](#) Tnan gusto kong mahibalo sa kamatuoran mahitungod sa ikaupat (4th) nga mananap, nga lahi sa tanan

ang uban, hilabihan ka makalilisang, uban ang iyang mga ngipon puthaw ug ang iyang mga kuko tumbaga, nga milamoy, nadugmok, ug gitumban ang salin sa iyang mga tiil.

[Dan 7:20](#) Aug ang napulo (**10**)mga sungay nga diha sa iyang ulo, ug **ang laing sungay** nga niabot, nga sa wala pa ang tulo (3) nahulog, bisan pa niana **sungay**, nga adunay mga mata ug **usa ka baba**

nga nagsulti ug dagkung mga butang, kansang panan-awon labaw pa kay sa iyang mga kauban.

→ 10 ka sungay (hari) – 3 ka hari nahulog = Total 7 ka hari + 1 ka gamay nga sungay (ang hari para sa unang mananap)<sup>666</sup>

**Laing gamay nga sungay hangtod nga moabot ang Karaan sa mga adlaw**

[Dan 7:21](#) Ako mitan-aw, ug mao gihapon **sungay**, nakiggubat batok sa mga balaan, ug nagdaug batok kanila.

[Dan 7:22](#) Hangtod **ang Karaan sa mga Adlaw** (**ang Kordero** (arnion)<sup>6721</sup>) miabut, ug ang paghukom gihimo sa gihatag pabor sa balaan nga mga santos sa **ang Labing Hataas** (Dios, [Dan 7:25](#), [Pin 13:6](#)), ug ang panahon miabut alang sa balaan nga mga santos sa pagpanag-iya sa gingharian.

**Ang ikaupat nga mananap = 4th gingharian sa yuta**

[Dan 7:23](#) TBusa siya miingon: 'Ang ikaupat (ika-upat) nga mananap mahimong ikaupat (4th) nga gingharian sa yuta,

nga lahi sa uban nga mga gingharian, ug lamyon niya ang tibuok yuta, pagatamakan kini, ug pagdugmok niini.

- Ang ika-4 nga mananap (uban **10 ka sungay – 3 sungay = 7 sungay + 1 gamay nga sungay**): Dmabasa, makalilisang, ug kusog kaayo  
- Nindot kaayo **puthaw nga ngipon**, kini naglamoy, nagdugmok, ug nagtamak sa salin uban niini  
tiil, lahi kini sa tanang mananap nga nanghiuna niini, ug aduna kini **10 mga sungay** ([Dan 7:7](#)).

**10 ka sungay = 10 ka hari gikan sa Romanong gingharian + laing gamay nga hari = 11 ka hari**

[Dan 7:24](#) Tsiya napulo (**10**)mga sungay napulo (**10**)mga hari kinsa ang motindog gikan niini nga gingharian (ang Romanong gingharian).

And **lain** (ika-11 nga hari, ang Anti-Kristo) mobangon sunod kanila; lahi siya sa mga nahauna, ug buntogon niya ang tulo (**3**)mga hari.

→ **Ang 10 ka sungay mga 10 ka hari kinsa mobangon gikan sa ang Romanong gingharian**,<sup>667</sup> uban sa **ang ika-11 nga hari**

---

<sup>666</sup>Tan-awa ang "([Pin 12:3](#)) *Laing ilhanan nagpakita sa langit (Usa ka dakong pulang dragon nga may 7 ka ulo, 10 ka sungay, ug 7 ka diadema).*"

<sup>667</sup>Ibid.

nagsunod kanila.

***Ika-11 nga sungay o hari: Hangtod usa ka panahon ug mga panahon ug pagbahin sa panahon***  
***Dan 7:25 Lainq hari*** (ang ika-11 nga hari) mosulti ug mga butang batok sa Labing Halangdon ('illay),<sup>H5943</sup>  
ug paluyahon ang mga balaan sa Labing Hataas ('elyôn),<sup>H5946</sup>  
ug magtinguha sa pag-usab sa mga panahon ug balaod.  
Unya ang mga balaan igatugyan ngadto sa iyang kamot  
**hangtod usa ka panahon** (tuig)<sup>H5732</sup> ug **mga panahon** (tuig)<sup>H5732</sup> ug **pagbahinbahin**<sup>H6387</sup> **sa**  
**panahon** (tuig).<sup>H5732</sup>

→ Hkaniadto, usa ka panahon ('idān, Strong's<sup>H5732</sup>), mga panahon,<sup>H5732</sup> ug pagbahin sa panahon<sup>H5732</sup> nagtumong sa tinuig time frame. Tbusa, ang balaan nga mga santos ihatag ngadto sa kamot sa Anti-Kristo hangtud sa usa ka panahon (tuig), mga panahon (mga tuig), ug ang pagbahin sa panahon (tuig) sa ika-70 nga semana ni Daniel milabay.<sup>668</sup>

- ***Usa ka gamay nga sungay*** (Ang ika-11 nga hari)  
-Adunay **lainq sungay** (ika-11 nga hari), **usa ka gamay**, mitunga kanila (**ang Romano gingharian**), atubangan kang kinsa tulo (**3**) **saang unang mga sungay** giibut sa mga gamot.  
- Ang mga mata niini nga sungay sama sa mga mata sa tawo, ug usa ka baba nga nagasulti ug

dagkung mga butang.

→ Ang gamay nga sungay (ang Anti-Kristo) mahimong hilabihan ka dako paingon sa habagatan (**Ehipto**), Sidlakan (**Asiria**), & matahom nga yuta (ang yuta sa **Israel**, **Dan 8:9**), bisan ngadto sa panon sa langit; ug kini gilabay ang pipila sa panon ug sa mga bituon ngadto sa yuta, ug gitamaktamakan sila (**Dan 8:10**).

-Nota: Ang Ehipto, Asiria, ug Israel mao ang mga nasod nga "Dili moapil sa gubat batok sa Diyos"  
(**Isa 19:25**).<sup>669</sup>

***-Ang pakigsaad sa pagpatuli alang sa walay katapusan nga pakigsaad***

- ***Ang pakigsaad sa pagpatuli*** (kauban ni Abraham)  
**Gen 15:3** Ug si Abram miingon: *Ania karon, kanako wala ka maghatag ug kaliwat; ug, ania karon, ang usa nga natawo sa akong balay mao ang akong manununod.*  
**Gen 15:4** Ug, tan-awa, ang pulong (**ang rhema**<sup>670</sup><sup>H1697</sup> **sa Ginoo**<sup>H3068</sup> miduol kaniya, nga nagaingon, *Kini dili mahimo nga imong manununod; apan siya nga mogula gikan sa imong kaugalingon nga ginhawaan mao ang imong*

manununod.

**Rom 4:3** *Kay unsa may giingon sa kasulatan? Si Abraham mituo sa Dios, ug kini giisip ngadto kaniya alang sa pagkamatarung.*

manununod

→ Ang rhema nagagikan sa Dios, ug mituo si Abram **ang rhema sa Ginoo** nga iyang

**15:4**).

(**Kristo**, Mesiyas, **Gal 3:16**, **Dan 9:25**) mogula gikan sa iyang kaugalingong mga tiyan (**Gen**

<sup>668</sup>Aron masabtan ang lain-laing mga aplikasyon sa usa ka panahon, mga panahon ug tunga (pagbahin), tan-awa ang "(Figure 12-b) Usa ka panahon ug mga panahon ug

*(katunga sa panahon, ang pagbahin sa panahon, o tunga)."*

<sup>669</sup>Refer sa **Pin 19:16** para sa dugang detalye.

<sup>670</sup>Video 6. "Ang GINOO (mahimong) Diyos."

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

iya Pinaagi sa **nagatoo Dios**, nadawat ni Abram **ang pakigsaad**<sup>H1285</sup> sa **pagtuli** ([Gen 17:4](#)) ug ang ngalan giilisan ug Abraham alang sa usa ka amahan sa daghang mga nasud ([Gen 17:5](#)).

→ Unya gitukod sa Dios ang Iyang pakigsaad<sup>H1285</sup> tali Kaniya ug Abraham ug human kang Abraham liso<sup>H2233</sup> kay **usa ka walay katapusan nga pakigsaad**,<sup>H1285</sup> nga mahimong usa ka Dios kang Abraham ug sa iyang kaliwat<sup>H2233</sup> pagkahuman niya ([Gen 17:7](#)).

- **Ang walay katapusan nga pakigsaad** (uban ni Kristo)  
[Dan 9:25](#) Busa hibalo ug sabta, nga sukad sa paggula sa sugo sa pagpasig-uli ug sa pagtukod sa Jerusalem ngadto sa **ang mga dinihogan magmamando**, adunay pito (7) ka semana, ug kan-uman ug duha (62) ka semana:  
*ang dalan tukoron pag-usab, ug ang kanal, bisan sa mga panahon sa kasakit.*  
[Dan 9:26](#) Ug human sa kan-uman ug duha (**62**) **semana**, **ang Mesiyas (gidihogan)**<sup>H4899</sup> pagaputlon, apan dili alang sa Iyang kaugalingon, ug **ang katawhan sa magmamando (ang Anti-Kristo)** nga umalabut maqalaqlaq sa balaang ciudad.  
**Ang katapusanniini mahitabo uban sa lunop, ug mga kamingaw** determinado sila hangtod sa katapusan sa gubat.  
[Dan 9:27](#) Ug iyang lig-onon ang tugon<sup>H1285</sup> uban sa daghanalang sa usa (**1**) **semana**; ug sa katunga (1/2) sa semana, iyang pahunongon ang paghalad ug ang halad. Sa pako sa **mga dulumtanan** moabot ang naghimo **awaaw**, hangtod nga ang katapusan nga gitino ibubo kaniya.

→ Sumala sa 70 ka semana nga tagna ni Daniel, **ang Mesiyas** pagaputlon human sa **62 ka semana** ug ang dinihogan nga magmamando (**ang Mesiyas**) mopalig-on sa pakigsaad uban sa daghan sulod sa **1 ka semana** (o 7 ka tuig sa ika-70 nga semana ni Daniel).<sup>671</sup>

#### -Ang Karaan sa mga Adlaw

[Dan 7:9](#) Ako (Daniel) nagtan-aw hangtud nga ang mga trono gibutang sa dapit, ug **ang Karaan sa mga Adlaw (ang Kordero)** naglingkod;

Ang iyang bisti maputi sama sa nieve, ug ang buhok sa iyang ulo sama sa putli nga balhibo sa karnero. Ang iyang trono sama sa kalayof **piang**; ang mga ligid niini usa ka nagdilaab nga kalayo.

→ Ang Karaan sa mga Adlaw nagtumong sa **ang Kordero**.

(Ang usa kansang bisti puti sama sa niyebe **ang Makagagahum**<sup>H7706</sup> ([Sal 68:14](#)), **Manluluwas**

**Jesukristo**,

**ang Kordero** (arnion),<sup>G721</sup> amua **Ginoo** ug **Manluluwas nga si Jesukristo**, [Pin 5:11](#)).

→ Ang kolor sa buhok sa ulo nagsimbolo sa pagkahamtong sa **Kristo**. Pagbaton ug bisti nga sama kaputi sa ingon ang niyebe nagrepresentar sa bug-os nga hinog nga mga logo diha kanimo.<sup>672</sup>

[Dan 7:10](#) AAng nagdilaab nga suba midagayday, ug migula gikan sa iyang atubangan, 1,000 sa 1,000 nag-alagad Kaniya,

10,000 ka pilo 10,000 ang mibarog sa iyang atubangan. Ang paghukom gisugdan, ug **ang mga libro** qablihan.

<sup>671</sup>Para sa timeline sa 70 ka semana ni Daniel, tan-awa ang "[3] 70 ka semana ni Daniel."

<sup>672</sup>Nakuha gikan sa [Pin 1:14](#).

10,000

→ Sa tingog sa ikaunom nga anghel uban sa trumpeta ([Pin 9:13-14](#)), **ang Ginoo** moabot uban sa iyang

balaan nga mga santosin 10,000 ka karwahe sa Diyos, 200,000,000 ka kasundalohan nga magkakabayo, ug 1,000 ka anghel sa Ginoo  
(['ădōnāy](#)).<sup>673</sup>

[Dan 7:11](#) Akonagtan-aw unya tungod sa tingog sa dagkung mga butang nga **ang sungay** nagsulti;

Nagtan-aw ako hangtod nga gipatay ang mananap, ug ang lawas niini gilaglag ug gihatag ngadto sa nagdilaab nga kalayo.

[Dan 7:12](#) Mahatungod sa uban nga mga mananap, gikuha nila ang ilang dominio:

bisan pa sa ilang kinabuhi<sup>H2417</sup> gilugwayan sulod sa usa ka panahon ug panahon.

[Dan 7:13](#) Nakita ko sa mga panan-awon sa kagabhion, ug, ania karon, ang usa nga sama niini **ang Anak sa tawo** mianhi uban sa mga panganod sa langit,

ug niabot sa **ang Karaan sa mga adlaw**, ug ilang gidala siya duol sa iyang atubangan.

[Dan 7:14](#) Unya gihatag kaniya ang kagahum ug himaya ug usa ka gingharian,

nga ang tanang katawhan, kanasuran, ug mga pinulongan mag-alagad Kaniya.

Ang iyang dominio maoy usa ka dominio nga walay katapusan, nga dili mahanaw, ug ang iyang gingharian maoy usa nga dili malumpag.

→ **Ang Anti-Kristo** makiggubat batokang balaan nga mga santos, ug midaog batok kanila ([Dan 7:21](#)), hangtod sa nag like **ang Anak sa tawo** (**ang Ginoong Jesu-Kristo**, [Pin 1:12-13](#)) moabut, ug adunay **ang kaligutgut sa Cordero** sa dakong adlaw sa iyang kapungot ([Pin 6:16-17](#)).

#### -Ang Walay Katapusan nga Gingharian

[Dan 7:26](#) Apan ang paghukom igabutang, ug ang iyang (laing sungay, ang ika-11 nga hari) nga pagmando pagakuhaon,

sa pag-ut-ut ug sa paglaglag niini hangtud sa katapusan.

[Dan 7:27](#) Then ang gingharian (singular) ug dominyon, ug ang kahalangdon sa mga gingharian (plural)

ilalom sa tibuok langit ihatag ngadto sa katawhan sa mga santos sa **ang labing Hataas**,<sup>H5946</sup>

kansang gingharian (singular). **usa ka qingharian nga walay katapusan**, ug ang tanang kamandoan magaalagad ug magapatalinghug<sup>H8086</sup> siya.

[Dan 7:28](#) Hangtod karon ang katapusan sa butang. Mahitungod kanako, si Daniel, ang akong mga hunahuna nagsamok kanako,

ug ang akong panagway nausab sa sulod nako: apan akong gitipigan ang butang sa akong kasingkasing.

→ Tunya ang gingharian ug ang kamandoan, ug ang pagkahalangdon sa mga gingharian sa ilalum sa tibuok nga langit

gihatag sa katawhan, **ang balaan nga mga santos** sa Labing Halangdon (**Dios**).

→ **sa Dios** **gingharian** mao ang **usa ka walay katapusan nga gingharian**, ug ang tanang kamandoan moalagad ug mamati Kaniya ([Dan 7:27](#)).

---

<sup>673</sup>Nakuha gikan sa [Pin 5:11](#).



[Figure 13-3] Ang mga mananap sa Daniel ug Pinadayag

| # | Ang 7 ka ulo<br>(7 ka gingharian diin nagalingkod ang dakung bigaon (Pin 17)) | Ang upat (4) ka mananap<br>(Ang 4 ka hari mitungha gikan sa yuta) (Daniel 7)  | Usa ka mananap adunay 7 mga ulo<br>(7 ka gingharian, Pin 17:9, Dan 7:23),<br>10 ka sungay (mga hari, wala pa ang gingharian),<br>10 diadema (sa mga sungay) (Pin 13:1)   |
|---|---|---|--|
| 1 | <b>Babylon</b><br>(605 - 539) BC  | ① (sama) <b>usa ka leon</b> uban sa mga pako sa agila (Dan 7:4)   | <b>Tiyang babasa</b> mananap kay (sama sa baba sa leon) (Pin 13:2)   |
| 2 | <b>Medo-Persian</b><br>(539 – 331) BC   | ② (sama) <b>usa ka oso</b> nga adunay 3 ka gusok taliwala sa mga ngipon niini (Dan 7:5)   | <b>Tiyang mga tiil</b> sa mananap mao ang (sama sa mga tiil sa usa ka oso) (Pin 13:2)  |
| 3 | <b>Greece</b><br>(331 - 168) BC   | ③ (sama) <b>usa ka leopardo</b> uban sa 4 pakou 4 ulo (Dan 7:6)   | <b>Ang hitsura samananap</b> kay (sama sa leopardo) (Pin 13:2)   |
| 4 | <b>Roman</b><br>(168 BC – 476 AD)   | ④ Dmabasa ug makalilisang, ug kusgan kaayo + <b>dako nga puthaw nga ngipon + bronse nga mga lansang</b> (Dan 7:19) + <b>10 ka sungay</b> (Dan 7:7).<br><br>(Ang mga mata sama sa mata sa tawo, ang baba nga nagsultig dagkong mga butang, Dan 7:8)<br><br><b>Angika-4 nga mananap</b> mahimong <b>aika-4 ngagingharian</b> sa yuta ( <b>ang Romanong gingharian</b> ), nga lahi sa ubang mga gingharian, ug magalamoy sa tibuok yuta, magatamak niini, ug magadugmok niini. (Dan 7:23). | <b>Pin 13:1</b> Ang unang mananap, nga may 7 ka ulo, 10 ka sungay, ug 10 ka diadema mobangon gikan sa dagat ( <b>ang espiritu sa Antikristo</b> naa na sa kalibutan, <b>1Ju 4:3</b> ).<br><br>Ang mga mananap sa langit + ang dakong dagat + ang yuta<br>→ <b>Mga mananap</b> mao ang mga anghel nga nahulog gikan sa <b>langit</b> ,<br>Kinsa ang mobangon gikan sa <b>ang dakong dagat</b> , ug mahimong hari sa <b>ang kalibutan</b> (dagat ug yuta, <b>Pin 12:3</b> ).<br><br>- Ang hari sa yuta:<br>→ Ang hari sa dagat: Ang unang mananap ( <b>Pin 13:1</b> )<br>→ Ang hari sa yuta: Ang ikaduhang mananap ( <b>Pin 13:11</b> ). |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  | <p><b>Tsiya 4 ka dagkong mananap</b>(4 ka hari) motungha gikan sa <b>ang kalibutan</b>(<a href="#">Dan 7:17</a>).</p> <p>→4 ka hari:</p> <p>① Ang unang mananap nga gingharian: Ang hari sa Babilonia, si Nabucodonosor.</p> <p>② Ang ikaduhang mananap nga gingharian: Ang hari sa Medo-Persian, si Ram.</p> <p>③ Ang ikatulong mananap nga gingharian: Ang Hari sa Gresya, Siya Kanding.</p> <p>④ Ang ikaupat nga mananap nga gingharian: Ang hari sa Roma, Ang gamay nga sungay (ang Anti-Kristo).</p> <p>- Tsiya <b>10 mga sungay</b> mga <b>10 mga hari</b>kinsa ang mobangon gikan niini (<b>ang Romano</b>) gingharian (<a href="#">Dan 7:20</a>,<a href="#">Dan 7:24</a>).</p>  | <p>Tiyang misteryo sa babaye</p> <p><b>Ang unang mananap</b> (gikan sa <b>dagat</b>) adunay <b>7 ulo</b>(<b>mga gingharian</b>) ug <b>10 ka sungay</b> (o <b>10 ka hari</b>) uban sa <b>10 ka diadema</b> sa ilang ulo(<a href="#">Pin 17:7</a>):</p> <p>-<b>7 mga ulo</b>: <b>7 mga harisa</b> <b>7 mga gingharian</b> diin naglingkod ang dakung bigaon (<a href="#">Pin 17:9</a>).</p> <p>- <b>10 mga sungay</b>: <b>10 mga hari</b> motungha gikan sa Romanong Gingharian(<a href="#">Dan 7:24</a>), apan wala pa silay gingharian (<a href="#">Pin 17:12</a>).</p> <p>-<b>10 mga diadema</b>: Ang 10 ka sungay (<b>10 mga hari</b>) adunay <b>10 mga diadema</b>, nga adunay mapasipalohon nga ngalan sa ilang mga ulo.</p> <p><b>Ang dakong bigaon</b>(<a href="#">Pin 17:1</a>,<a href="#">Pin 17:18</a>) naglingkod sa 7 ka gingharian</p> <p>(① Babilonia, ② Medo-Persian, ③ Griyego, ④ Romano, ⑤ Karon nga Babilonya, ⑥ Ang Bag-ong Babilonia, &amp; ⑦ Bag-ong Romano).</p> <p>Apan lima (5) ka hari ang nangapukan, ug usa (ang hari sa <b>ang Romanong Gingharian</b>) naghari.</p> |
| 5 | <b>Karon nga Babilonya</b><br>(476 AD - Karon) | <p>- (1st King) <b>Ang hari sa 3rd Greek Kingdom</b>(<a href="#">Dan 8:21</a>).</p> <p>- (ika-2 – ika-5 nga Hari) <b>Tsiya upat ka hari sa 3rd Greek Kingdom</b><sup>674</sup></p> <p>- (ika-6 nga hari) Ang hari sa gingharian sa Roma naghari<sup>675</sup></p> <p>- (ika-7 nga hari) Ang Karon nga Gingharian sa Babilonya (<a href="#">Pin 17:8</a>)</p> <p>- (ika-8 nga hari) Ang Bag-ong Romanong Gingharian moabot (<a href="#">Pin 17:11</a>)</p>   | <p>Ang kahupnganan sa mga Hentil mosulod (<a href="#">Rom 11:25</a>) gikan sa <b>ang kasamtangang gingharian sa Babilonya</b>, ug magpadayon hangtod nga ang mga tiil sa Ginoong Diyos nga Labing Gamhanan mobarog sa Bukid sa mga Olibo.</p> <p>- Ang hari sa <b>ang Babilonyanhong Gingharian</b>(ang Anti-Kristo) magpadayon sa usa ka mubo nga luna sa diha nga siya moabut (<a href="#">Pin 17:10</a>).</p>  |
| 6 | <b>Nug Babilonia</b>                           | <p><b>Ang ika-4 nga mananap</b>= Ang ikaupat nga gingharian sa yuta (<a href="#">Dan 7:23</a>) + uban sa <b>10 ka sungay</b> sa iyang ulo (<a href="#">Dan 7:20-24</a>) - <b>3 sungay</b> gikuha (<a href="#">Dan 7:24</a>) = <b>7 sungay + 1 gamay nga sungay</b> (<b>8 sungay</b> kinatibuk-an).</p> <p><b>Ang napulo (10) mga sungay</b> (mga hari) nga diha sa iyang ulo, ug <b>ang laing sungay</b> (ang <b>Anti-Kristo</b>), nga adunay mga mata sama sa mga mata sa tawo, ug adunay baba nga nagasulti ug dagkong mga butang, kansang panan-awon labaw pa kay sa iyang mga kauban, mobangon sunod <b>ang 10 ka sungay</b> (<a href="#">Dan 7:8</a>, <a href="#">Dan 7:20</a>), ug iyang buntogon ang tulo (3) ka hari (<a href="#">Dan 7:24</a>).</p> <p>Unya ang mga balaan nga mga santos ihatag ngadto sa iyang (ang Anti-Kristo) kamot hangtud <b>usa ka panahon</b> ug <b>mga panahon</b> ug <b>pagbahin sa panahon</b> (<a href="#">Dan 7:25</a>).</p> | <p><b>Ang dragon</b> naghatag sa unang mananap sa iyang gahom, iyang trono, ug dakong awtoridad (<a href="#">Pin 13:2</a>).</p> <p>- <b>10 ka sungay</b> (<b>10 ka hari</b>) nga wala pa makadawat ug gingharian, apan nakadawat ug awtoridad ingong mga hari (10 ka diadema) alang sa <b>1 ka oras</b> uban sa mananap (<a href="#">Pin 17:12</a>).</p> <p><b>Ang Anti-Kristo</b> magabayaw sa iyang kaugalingon labaw sa tanan nga gitawag nga Dios, pagasimbahon sa mga nagapuyo sa yuta sa iyang templo, nga magapakita sa iyang kaugalingon ingon nga <b>Dios</b> (<a href="#">2Te 2:3-4</a>, <a href="#">Pin 17:11</a>).</p> <p><b>Ang</b> (1st) mananap (pinaagi sa <b>ang Anti-Kristo</b>) gihatagan ug awtoridad sa pagpadayon (pagpasipala) alang sa <b>42 ka bulan</b> (<a href="#">Pin 13:5</a>).</p>   |

<sup>674</sup>Tan-awa ang "([Pin 17:10](#)) 5 sa 7 ka hari napukan, ang ika-6 nga hari naghari, ug ang ika-7 nga hari naghari sa mubo nga panahon."

<sup>675</sup>Ibid.

|   |                  |   |   |
|---|------------------|---|---|
|   |                  | <p><b>Ang gamay <u>sungay</u></b> nakiggubat batok sa mga balaan, ug nagdaug batok kanila (<a href="#">Dan 7:21</a>).</p> <p><b>Laing <u>sungay</u></b> (hari, ang Anti-Kristo) mosulti ug mga butang batok sa Labing Halangdon (<b>Dios</b>), ug makapaluya sa mga balaan sa <b>ang Labing Halangdon</b>, ug magtinguha sa pag-usab sa mga panahon ug balaod (<a href="#">Dan 7:25</a>).</p> | <p>Kini gihatag ngadto sa (1st) mananap (pinaagi sa <b>ang Anti-Kristo</b>) sa pagpakiggubat sa mga balaan ug sa pagbuntog kanila. Ug gihatag kaniya ang pagbulot-an ibabaw sa tanang banay, mga pinulongan, ug mga nasud (<a href="#">Pin 13:7</a>).</p> <p><b>Ang (1st) mananap</b> (pinaagi sa <b>ang Anti-Kristo</b>) mibuka sa iyang baba sa pagpasipala batok sa <b>Dios</b>, sa pagpasipala sa Iyang <b>ngalan</b>, Iya <b>tabernakulo</b>, ug kadtong kinsa <b>magpuyo sa langit</b> (<a href="#">Pin 13:6</a>).</p>  |
| 7 | <b>Nug Roman</b> |   | <p><b>Tsiya 2nd mananap</b> musulod <b>ang Bag-ong Romano</b> Gingharian (<a href="#">Pin 17:8</a>).</p> <p>- Apolyon, ang anghel sa hari sa kahiladman nga bungaw (<a href="#">Pin 9:11</a>) nga mobangon gikan sa kahiladman nga bungaw, magbuhat pinaagi sa ikaduhang mananap (ang Bag-ong Romanong Gingharian) ug magpadayag <b>ang tawo sa sala</b> (ang Anti-Kristo), <b>ang anak sa kapildihan</b> (ang mini nga Propeta, <a href="#">2Te 2:3-4</a>).<sup>676</sup></p> <p>Sila (ang mga nagpuyo sa yuta, <a href="#">Pin 13:3</a>) gisimba <b>ang dragon</b> nga naghatag ug awtoridad sa <b>ang 1st mananap</b>; ug gisimba nila ang (<b>1st</b>) mananap, nga nag-ingon, “Kinsa ang sama sa (<b>1st</b>) mananap? Kinsay makahimo sa pagpakiggubat kaniya?” (<a href="#">Pin 13:4</a>)</p> <p><b>Ang bag-o (Romano)</b> ang gingharian sa ikaduhang mananap wala moabotsa Bag-ong (<b>Babylonian</b>) Gingharian, apan kini moabut human sa Bag-o (<b>Babylonian</b>) Gingharian. Busa, kadtong nagpuyo sa yuta, kansang mga ngalan wala mahisulat <b>ang Libro sa Kinabuhi</b> gikan sa <b>ang pundasyon sa kalibutan</b>, matingala kon makita nila ang ikaduhang mananap nga buhi ingon nga Bag-o <b>Romanogingharian</b> gisundan sa Bag-ong <b>Babyloniangingharian</b> (<a href="#">Pin 17:8</a>).</p> <p><b>Ang ika-2 nga mananap</b> (pinaagi sa mini nga propeta) migawas sa <b>ang yuta</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ang ika-2 nga mananap</b> adunay 2 ka <b>sungay usa ka Cordero</b> sinina (aron paglimbong sa mga nagpuyo sa yuta, <a href="#">Pin 19:20</a>) ug misulti sama sa <b>usa ka dragon</b> sa paggamit sa tanang awtoridad sa unang mananap (ang Bag-ong Babilonya), nga nagpahinabo sa tanang pumoluyo sa yuta <b>pagsimba</b> ang unang mananap (<a href="#">Pin 13:11-12</a>).</li> <li>• <b>Ang ika-2 nga mananap</b> (pinaagi sa mini nga propeta) <b>dako mga timailhan</b>, bisan sa paghimog <b>kalayon</b> naug gikan sa langit ngadto sa yuta sa atubangan sa mga tawo<sup>6444</sup> (<a href="#">Pin 13:13</a>).</li> <li>• Ug <b>ang mga timailhan</b> nga siya (ang mini nga propeta sa ikaduhang mananap) gitugotan sa pagbuhat sa atubangan sa (<b>1st</b>) mananap (sa One World Government), gilimbongan ang mga nagpuyo sa yuta, nga nagsulti sa mga nagpuyo sa yuta sa paghimog larawan sa (ika-2) nga mananap kansang ulo (<b>ang</b></li> </ul> |


<sup>676</sup>I-refer sa “MISTERYO, BABYLON NGA DAKO, ANG INAHAN SA MGA BIGAON UG MGA DUMALI SA YUTA ([Pin 17:5-6](#)).”

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p><i><b>Bag-ong Romanong Gingharian</b> nga migula sa <u>ikaduhang mananap gikan sa yuta</u>) nasamdan sa espada<sup>G3162</sup> ug nabuhi (<a href="#">Pin 13:14</a>).</i></p>   |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gihatagan siya (ang ika-2 nga mananap) sa paghatag ug espiritu sa larawan ngadto sa mananap, aron kini makasulti ug makapapatay sa bisan kinsa nga dili mosimba sa larawan sa mananap (<a href="#">Pin 13:15</a>).</li> <li>• Ug ang ikaduha nga mananap naghimo sa tanan, gagmay ug dagku, adunahan ug kabus, gawasnon ug ulipon, nga makadawat <b>usa ka marka</b> sa ilang tuong kamot, o sa ilang mga agtang (<a href="#">Pin 13:16</a>).</li> <li>• And nga walay bisan kinsa nga makapalit o makabaligya, gawas sa usa nga adunay <ul style="list-style-type: none"> <li>- ang marka, o</li> <li>- <b>ang ngalan sa mananap, o</b></li> <li>- ang numero sa iyang ngalan (<a href="#">Pin 13:17</a>).</li> </ul> </li> <li>• Hania ang kaalam. Siya nga adunay salabutan kinahanglan nga kuwentahon ang numero sa mapintas nga mananap, kay kini mao ang numero sa usa ka tawo. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Hmao ang numero <b>666</b> (<a href="#">Pin 13:18</a>).</li> </ul> </li> </ul> |
|  |  | <p><u>Dinhimao</u> ang pagpailub ug ang pagtoo sa mga balaan: Kong adunay tawo nga pagadad-on nga binihag, sa pagkabinihag moadto siya; kon ang bisan kinsa pagapatyon pinaagi sa espada, pinaagi sa espada siya pagapatyon (<a href="#">Pin 13:10</a>).</p>   |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | <p>Jhukom</p>   | <p>Ang gamay <b>sungay</b> (ang Anti-Kristo), nakiggubat batok sa mga balaan, ug nagdaug batok kanila, hangtud <b>ang Karaan sa mga Adlaw</b> (ang Kordero, arnion<sup>G721</sup>) mianhi, ug ang usa ka paghukom gihimo sa gihatag pabor sa mga balaan nga mga santos ni <b>ang Labing Hataas</b> (Dios), ug ang panahon miabut alang sa balaan nga mga santos sa pagpanag-iya sa gingharian (<a href="#">Dan 7:21-22</a>).</p> <p><b>Ang paghukom</b> igabutang, ug ang lain nga hari (<b>ang Anti-Kristo</b>) dominion (One World Government) kuhaon, nga pagaut-uton ug pagalaglagon hangtud sa katapusan (<a href="#">Dan 7:26</a>).</p> | <p>Ang tanan nga nagpuyo sa yutamagasimba kaniya, kansang mga ngalan wala mahisulat <b>ang Libro sa Kinabuhis</b> sa <b>ang Kordero</b> (<i>arnion</i>)<sup>G721</sup> gikan sa <b>ang pundasyon sa kalibutan</b> (<a href="#">Pin 13:8</a>).</p>  |
| 8 | <p><b>Walay katapusan nga gingharian</b> (<a href="#">Dan 7:27</a>)</p> | <p><b>Ang gingharian</b> ug ang kamandoan, ug ang <b>pagkahalangdon</b> sa mga gingharian sa ilalum sa tibook nga langit igahatag sa mga <b>tawo</b>, ang mga santos sa Labing Halangdon (<b>Dios</b>), <b>sa Dios</b> <b>gingharian</b> usa ka gingharian nga walay katapusan, ug ang tanang kamandoan moalagad ug mamati Kaniya (<a href="#">Dan 7:27</a>).</p>   | <p>Ikawwala gitubos pinaagi sa madunot nga mga butang nga gihatag sa inyong mga amahan, kondili pinaagi sa kanhing dugo ni <b>Kristo</b>, ingon sa <b>usa ka karnero</b> (amnos)<sup>G286</sup> walay buling ug buling, o ang mga logo, nga gitanyag sa sinugdan ug uban pa <b>Dios</b>, ug kaniadto <b>Dios</b>.</p> <p>Kininating <b>karnero</b> (amnos)<sup>G286</sup> gi-orden nang daan kaniadto <b>ang pundasyon sa kalibutan</b>, ug usa ka pakigsaad tali sa <b>Dios</b> ('<i>ëlôhîm</i>) ug si Abraham gipamatud-an ni <b>Dios</b><sup>G2316</sup> sa <sup>G1519</sup> <b>Kristo</b> (refer sa <a href="#">Pin 4:8</a>). Kininating <b>karnero</b> (amnos)<sup>G286</sup> gihimo <b>gipadayag niining mga katapusan nga mga panahon</b> kay ikaw.<sup>677</sup></p> |

<sup>677</sup>Nakuha gikan sa [Pin 4:8](#).

[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya



## Kapitulo 14

(Pin 14:1-5) Usa ka Kordero ug 144,000 (ang maalamon nga mga ulay) nga nagbarog sa Bukid sa Zion (Ang unang pag-ani sa pagsakgaw)

- Pin 14:1** Ug ako mitan-aw, ug, ania karon, usa ka Cordero (arnion)<sup>G721</sup> mibarog sa bukid sa Zion, ug uban kaniya usa ka gatus kap-atan ug upat ka libo, nga adunay ngalan sa iyang Amahan nga nahisulat sa ilang mga agtang.
- Pin 14:2** Ug nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit, ingon sa hinaganas sa daghang mga tubig, ug ingon sa tingog sa usa ka dakung dalugdog:  
ug nadungog ko ang tingog sa mga alpa nga nanag-alpa uban sa ilang mga alpa:
- Pin 14:3** Ug nanag-awit sila ingon sa usa ka bag-ong awit kaniadto (sa presensya sa)<sup>G1799</sup> ang trono, ug kaniadto<sup>G1799</sup> ang upat ka mananap (buhi nga mga binuhat),<sup>G2226</sup> ug ang mga anciano:<sup>G4245</sup> ug walay tawo nga makakat-on niana nga alawiton gawas sa usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo, nga gitubos gikan sa yuta (sa yuta).<sup>G1093</sup>
- Pin 14:4** Kini mao sila nga wala mabulingi sa mga babaye; kay sila mga ulay.  
Kini sila mao ang nagasunod sa Cordero bisan asa siya moadto.  
Kini sila gitubos gikan sa taliwala sa mga tawo,<sup>G444</sup> nga mao ang unang mga bunga ngadto sa Dios ug sa Cordero.
- Pin 14:5** Ug sa ilang mga baba walay hingkaplagan nga limbong: kay sila walay ikasaway kaniadto<sup>G1799</sup> ang trono sa Dios.

- ☞ **Pin 14:1** Ug si Juan mitan-aw, ug tan-awa, **usa ka Kordero (arnion)**<sup>G721</sup> nagatindog sa Bukid sa Zion, ug uban Kaniya **144,000**,  
**nga adunay lyasa amahan** ngalan nga gisulat sa ilang mga agtang.
- ☞ **Pin 14:2** AUg si Juan nakadungog ug tingog gikan sa langit,  
sama sa dahunog sa daghang mga tubig, ug sama sa tingog sa usa ka dakung dalugdog.  
Ug nadungog niya ang tingog sa mga alpa nga nag-alpa sa ilang mga alpa.
- ☞ **Pin 14:3** AUg sila miawit ingon sa usa ka bag-ong awit kaniadto (sa presensya sa)<sup>G1799</sup> **ang trono, kaniadto**(sa presensya sa)<sup>G1799</sup> ang upat (4) ka buhing binuhatug ang mga anciano;  
ug walay usa nga makakat-on sa maong awit gawas sa 144,000 nga gitubos gikan sa yuta.
- ☞ **Pin 14:4** **Ang 144,000** mao ang mga wala mahugawi sa mga babaye,  
kay sila mga ulay. Nagsunod sila **ang Kordero (arnion)**<sup>G721</sup> bisan asa Siya moadto.  
Gitubos sila gikan sa taliwala sa mga tawo, ingon nga unang mga bunga sa **Dios** ug sa **ang Kordero (arnion)**.<sup>G721</sup>
- ☞ **Pin 14:5** Aug sa ilang baba walay hingkaplagan nga limbong,  
kay sila mao **walay sala kaniadto**(sa presensya sa)<sup>G1799</sup> **ang trono sa Dios**.

→ Ang maalamong mga ulay (ang 144,000, nga gitubos gikan sa yuta, taliwala sa mga tawo) mobarog sa bukid

**Sion** uban sa **usa ka Kordero** ug mosunod **ang Kordero** bisan asa Siya moadto, ingon nga unang mga bunga sa **Dios** ug **ang Kordero**, ug  
sila walay sala atubangan sa trono ni **Dios**.

→ **Ang 144,000** mga “walay sala” sa atubangan sa **ang trono sa Dios**, apan wala kini mag-ingon nga sila tinuod nga nagbarog atubangan sa trono sa **Dios** sa **Pin 14:5**.  
- Timan-i nga walay makasulod sa templo nga puno sa himaya sa Dios ug sa iyang gahum hangtud **natuman na ang 7 ka hampak**(**Pin 15:8**).

>> **Ang 1st rapture**(Ang 1st rapture para sa maalamon nga mga birhen): Ang pag-abot sa Anak sa tawo  
• **Ang Anak sa tawo** moabut dayon pagkahuman **ang Kasakitan**, o sa pagsugod sa Dakong Kasakitan (**Mat 24:29**).

- Ang ilhanan ug ang pag-abot sa Anak sa tawo (eksena sa langit)  
**Mat 24:30** Ug unya magpakita **ang timaan**<sup>G4592</sup> **sa ang Anak sa tawo** sa<sup>G1722</sup> **langit**:  
ug unya ang tanan nga mga banay<sup>G5443</sup> sa yuta (ang yuta)<sup>G1093</sup> pagbangotan,<sup>G2875</sup>  
ug sila makakita **ang Anak sa tawo** pagsulod (sa)<sup>G1909</sup> **ang mga panganod sa langit**



uban sa gahum ug dakong himaya.

Mar 13:26 Ug unya ilang makita ang Anak sa tawo nga moanhi sa<sup>G1722</sup> ang mga panganod uban sa dako nga gahum ug himaya.

Luk 21:27 Ug unya ilang makita ang Anak sa tawo nga moanhi sa<sup>G1722</sup> usa ka panganod uban sa gahum ug dakong himaya.

- **Ang timaansa ang Anak sa tawo** kabubut-on nagpakita sa langit atubangan sanagpakitasa Anak sa tawo, ug sa tanang mga banay sa yuta (ang buangbuang nga mga ulay, ug kadtong wala motoo Kristo ingon ang Mesiyas, Mat 24:30) magbangotan inigkakita nila sa Anak sa tawo nga moabot sa<sup>G1909</sup> ang mga panganod sa langit uban sa dakong gahom ug dakong himaya.

→ Ang una nadakpan (harpazōoraptus) alang sa "ang maalamon nga mga ulay" mahitabo "sa" ang mga panganod.

Luk 21:36 Busa managtukaw kamo, ug manag-ampo sa kanunay, aron

kamo mahimo nga pagaisipon nga takus sa pag-ikyas niining tanan nga mga

butang nga mahitabo,

ug sa pagtindog sa atubangan ang Anak sa tawo."

1Te 5:9 Dios wala magtudlo kanamo sa kasuko,<sup>G3709</sup>

apan aron makuha kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Jesukristo,

1Te 5:10 kinsa namatay alang kanato, nga, bisan kita magmata (magbantay)<sup>G1127</sup> o matulog,<sup>G2518</sup> kita kinahanglan

magpuyo uban uban niya.

→ Ang unang mga bunga (ang 144,000) wala gitudlo sa sa Dios kasuko (pinaagi sa 1st ani), apan aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Jesukristo.

- Ang 3 ka matang sa mga irhin (Ang maalamon, Ang tanga, & Ang lain)

(Tan-awa ang diagram sa "[Figure 21-2]" aron masabtan kung asa mohaum ang 3 ka birhen..)

- **Mmamiminaw sa arka:** Makita nila ang Anak sa tawo moabot "sa"<sup>G1722</sup> ang mga panganod uban sa "dakong gahom" ug himaya.

- Uban sa dakong gahom, ang pagkabanhaw sa ang Ginoong Jesus masaksihan (Binuhatan 4:33) ug ang Espiritu Santo kabubut-on

umari ka ug puy-i sila.<sup>678</sup> Apan tungod kay silakabubut-on makadawat sa Balaang Espiritu sa panahon sa unang pagbayaw

sa 144,000 nga naselyohan sa wala pa ang unang pagbayaw, ang mga mamiminaw ni Marcos dili ma-sealed sa

agtang sa Dios sa panahon sa unang pagbayaw, mao nga sila sa gihapon kinahanglan nga magpabilin sa yuta ingon nga "ang

buang nga mga birhen" kanus-ang Anak sa tawo moabot sa pagbayaw sa Iyang 144,000 (Pin 7:3).

→ Sila walay lana kon ang Anak sa tawo comes, ug sa ingon pagaisipon nga ang buangbuang nga mga birhen:

Mat 25:1 Unya ang gingharian sa langit mahisama sa napulo ka mga ulay, nga nagdala sa ilang mga lamparahan,

ug miadto sa pagsugat sa pamanhonon.

Mat 25:2 Ug ang lima kanila mga maalamon, ug lima ang buangbuang.

Mat 25:3 Ang mga buangbuang mikuha sa ilang mga lamparahan, ug mikuha walay lana uban

kanila:

<sup>678</sup>Video 14. "Ang gasa sa Espiritu Santo."

[www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/).

- **Ang mamiminaw ni Luke:** Ilang makita ang Anak sa tawo nga moabot “[sa<sup>G1722</sup>](#) ang mga panganoduban sa gahom ug “dakong himaya.”  
sa [Ginoo](#) daku ang himaya sa iyang kaluwasan ([Sal 21:5](#)) ug sila makakita [ang Anak sa tawo](#) nagdala ug kaluwasan alang kanila. Ilang nakita ang Anak sa tawo nga mianhi nga may “gahom” apan dili “dakong gahom” sama sa Mateo tungod kay nasaksihan na nila ang pagkabanhaw sa [ang Ginoong Jesus](#) ([Binuhatan 4:33](#)), mao nga nakasulod na sila [ang pagkabanhaw sa kinabuhi](#).<sup>679</sup> Justingon [maalamon nga mga ulay](#), busa, sila (ang buang nga mga birhen) pagasakgawon (harpazo) sa mga panganod aron sa pagsugat [ang Ginoo](#) na sa hangin ug uban Kaniya sa kahangturan.<sup>680</sup>

[Mat 25:10](#) Ug samtang sila (ang mga buang) miadto aron sa pagpalit, ang pamanhonon (ang Anak sa tawo) miabut;

ug sila kaniadto [andam \(ang maalamon nga mga ulay\) misulod uban kaniya sa kasal:](#)  
[ug gisirhan ang pultahan](#).<sup>681</sup>

- **Ang mamiminaw ni Mateo** nakakita usab Kaniya uban ang gahom ug dakung himaya, apan nakita nila ang Anak sa tawo nga mianhi “sa mga panganod, ug dili “[sa](#)” ang mga panganod sama sa gibuhay sa mga mamiminaw sa Marcos ug Lucas, nga nagpakita nga sila makakita [ang Anak sa tawo](#) gikan sa layo.

[Mat 25:11](#) Pagkahuman miabot usab ang [ubang mga birhen](#), nga nagaingon, *Ginoo, Ginoo, ablihi kami.*

[Mat 25:12](#) Apan siya mitubag ug miingon: *Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga wala ako makaila kaninyo.*

[Mat 25:13](#) Busa pagbantay,

[kay wala usab kamo mahibalo \[ang adlaw niang oras diin ang Anak sa tawo\]\(#\) moabut.](#)

- † **Matthew' audience (ang ubang mga birhen):** Sila mao kadtong nahinanok ug natulog nga wala ang ilang mga lampara ug lana samtang naghulat sa pamanhonon, ug sa ingon sila “[ubang mga birhen](#)” nga wala mailhi [ang Ginoo](#).

[Mat 25:3](#) Ang mga buangbuang nagdala sa ilang mga lamparahan, ug wala magdala ug lana.

[Mat 25:11](#) Ug unya miabut usab ang ubang mga ulay, nga nagaingon: *Ginoo, Ginoo, abli kanamo.*

[Mat 25:12](#) Apan siya mitubag ug miingon: *Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, wala ko kaila nimo.*

- † **Ang mamiminaw ni Mark (ang buangbuang nga mga birhen):** Bisan tuod ang mamiminaw ni Marcos makakita sa Anak sa tawo nga moabot “[sa](#)” ang mga panganod sama sa kang Lucas, sila masilyohan sa Balaang Espiritu human sila makasaksi sa “dakong gahom” (o ang pagkabanhaw sa [ang Ginoong Jesus](#), [Binuhatan 4:33](#)). Sila mao ang nahinanok ug nangatulog nga walay lana sa ilang mga lamparahan samtang naghulat sa pag-abot sa pamanhonon, busa miadto sila sa pagpalit sa lana sa pag-abot sa pamanhonon.

→ Busa, kining dili andam nga mga ulay mao ang “[ang buangbuang nga mga birhen](#)”

[Mat 25:8](#) Ug ang mga buangbuang miingon sa mga manggialamon: *Hatagi kami sa inyong lana; kay ang among mga lamparahan napalong.*

- † **Amamiminaw sa uke (ang maalamon nga mga ulay, ang mga pangasaw-onon):** Sila mao kadtong nahinanok ug natulog apan nag-andam sa ilang mga lampara ug lana sa ilang mga sudlanan samtang naghulat sa pag-abot sa pamanhonon, sa ingon gitawag nga [ang maalamon nga mga](#)

<sup>679</sup>Video 35. “(Apostles) Disciples with Power and Authority.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/)

<sup>680</sup>Video 45. “6. Pag-ula.”

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/)

<sup>681</sup>Video 5. “Ang pagbag-o ni Adan ngadto sa usa ka maalamon nga Birhen.”

[www.therhemaofthelord.com/course1/5-from-adam-to-bride-a-summary-of-gods-creation/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/5-from-adam-to-bride-a-summary-of-gods-creation/)

**ulay** kinsa **ang 144,000**.<sup>682</sup> Kay andam na sila sa pag-uban sa pamanhonon ngadto sa kasal sa dili pa masirhan ang pultahan, sila “**ang mga pangasaw-onon**, ang babaye sa **ang Kordero**” (**Pin 21:9**).

**Mat 25:4** *Apanang maalamon nagdala ug lana sa ilang mga sudlanan uban sa ilang mga lamparahan.*

**Mat 25:10** *Ug samtang miadto sila sa pagpalit, ang pamanhonon ni abot;*

*ug sila nga andam misulod uban kaniya sa **ang kasal**: ug gisirhan ang pultahan).*

→ **Ang 144,000** sa pag-abot sa Anak sa tawo usa ka nasod sa tanan **katawhan sa Diyos**<sup>683</sup> kang kinsa **pamanhonon** mao ang **ang Kordero**.<sup>684</sup>

- **Ang imong katubsanan nagkaduol na**

**Luk 21:28** *Ug sa diha nga kini nga mga butang nagsugod sa pagkahitabo,*<sup>G1096</sup> *unya hangad, ug ihangad ang inyong mga ulo;*

*para sa imong pagtubos*<sup>G629</sup> *nagkaduol.*

- Sa dihang ang mga nanambong ni Lucas makakita sa Anak sa tawo nga mianhi diha sa panganod uban ang gahom ug dakong himaya, sila “**Tan-aw sa taas**,” ug ihangad ang ilang mga ulo ingon nga sila makahibalo nga ang ilang katubsanan haduol na. Tungod kay sila napuno sa Balaang Espiritu uban sa mga logo nga anaa kanila, sila makadungog sa diha nga ang Espiritu moingon “Saka ngari” ug pagasagaw (harpazo o raptus) sa kahanginan.

**Mat 24:31** *Ug siya ipadala ang iyang mga anghel sa usa ka dako nga tingog (tingog)*<sup>G5456</sup> *sa **usa ka trumpeta**,*<sup>G4536</sup> *ug managtigum sila*<sup>G1996</sup> *iyang mga pinili (pinili)*<sup>G1588</sup> *gikan sa upat ka hangin, gikan sa usa ka tumoy (ang kinatumyan nga bahin)*<sup>G206</sup> *sa langit ngadto sa lain (Iyang kinatumyan nga*

*bahin).*<sup>G206,G846</sup>

**Mar 13:27** *Ug unya magapadala siya sa iyang mga manolonda, ug pagatigumon niya ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin,*

*gikan sa kinatumyang bahin sa yuta (sa yuta)*<sup>G1093</sup> *hangtod sa kinatumyan sa langit.*

→ Hmao ang mga manolonda ipadala uban sa makusog nga tingog sa trumpeta, nga magatigum sa Iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin

- **Ang mamiminaw ni Matthew:** Ilang nakita nga ang Iyang mga pinili (ang mamiminaw ni Lucas) pagatigumon gikan sa kinatumyan nga bahin sa langit ngadto sa laing kinatumyan sa Iyang. Gihangyo sila sa paglahutay hangtod sa katapusan (ang nahabilin sa mga patay sa katapusan sa 1,000 ka tuig)<sup>685</sup> aron maluwas (**Mat 24:13**).
  - **Mmamiminaw sa arka:** Ilang nakita nga ang Iyang mga pinili (mga mamiminaw ni Lucas) pagatigumon gikan sa kinatumyan nga bahin sa yuta hangtud sa kinatumyan sa langit, apan sila gihangyo sa paglahutay hangtud sa katapusan (ngadto sa martir sa mga isigkaulipon, **Pin 6:11**) aron maluwas (**Mar 13:13**).
  - **Lmamiminaw sa uke:** Wala hisgoti. Dili sama sa mga tumatan-aw ni Mateo ug Marcos, ang ubang mamiminaw ni Lucas wala hangyos sa paglahutay hangtud sa katapusan tungod kay sila dili **ang takna sa tentasyon** human sa pagbantay **ang mga logo sa Dios** (**Pin 3:10**). Sa laing pagkasulti, sila gibayaw (**Mat 24:13, Mar 13:13, Luk 21:16-17**) o gipatay na tungod sa Iyang ngalan sa panahon sa pagbayaw (**Pin 6:9**).
- **Unsaon pag-abot sa Anak sa tawo?**  
**Mat 24:26** *Busa kong sila magaingon kaninyo: Tan-awa, atua siya sa kamingawan;*<sup>G2048</sup> *ayaw pag-adto:*

<sup>682</sup>Video 48. “Hanukkah.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

<sup>683</sup>Video 18. “3. Unang-bunga (Ang 144,000).” [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

<sup>684</sup>Video 48. “Hanukkah.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

<sup>685</sup>Tan-awa ang “(**Pin 20:5-6**) *Ang unang pagkabanhaw (Ang ika-3 nga ani sa ika-4 nga pagbantay).*”

tan-awa, anaa siya sa tinago nga mga lawak; ayaw pagtoo niini.

[Mat 24:27](#)Kay ingon sa kilat nga mokilab gikan sa silangan, ug modan-ag bisan hangtud sa kasadpan; mao usab ang pag-abot sa [ang Anak sa tawo](#) mahimong.

- Kay ang pag-abot sa Anak sa Tawo mahisama sa kilat nga mokilab gikan sa sidlakan ug modan-ag hangtod sa kasadpan, ayaw kamo pagtuo sa mini nga Kristo ug mini nga mga propeta ([Mat 24:24](#)) sa diha nga sila moingon nga Siya anaa sa kamingawan o sa tago nga mga lawak.

[Mat 24:28](#)Kay bisan asa ang patayng lawas (patay)<sup>G4430</sup>mao, didto ang mga agila<sup>G105</sup>pagatigumon.

[Luk 17:37](#)Ug sila mitubag ug miingon kaniya: Hain, [Ginoo](#)?<sup>G2962</sup>

Ug siya miingon kanila: Bisan asa ang lawas<sup>G4983</sup>mao, didto ang mga agila<sup>G105</sup>pagatigumon.

Ug siya miingon kanila: Bisan asa ang lawas<sup>G4983</sup>mao, didto ang mga agila<sup>G105</sup>pagatigumon.

- Kuhaon sa GINOO ang usa sa duha ka tawo (kansang mga logo mitubo sa pag-ila nga rhema ni Jesus, ug sa ingon mituo kang Jesus ingon nga Kristo, ang Anak sa Dios) sa kapatagan (o sa kalibutan), apan ang usa (nga midumili sa pagdawat sa ang Balaang Espiritu o ang rhema, ug ayaw "pagtoo" nga si Jesus mao [ang Kristo ang Mesiyas](#)) ibilin ug ang iyang lawas mahimong kalan-on sa mga langgam sa langit ug sa mga mananap sa yuta diin ang mga agila nagtigom ([Luk 17:37](#), [Jer 16:4](#)).<sup>686</sup>

#### -Tulahi na siya, ang una nga katapusan

- [sa Dios](#) mga tawo, [Israel](#), nga gitubos sa Dios gikan sa Egipto, nga sa balay ni David sa hataas nga panahon nga umalabut, sila mao [mga ulay](#),<sup>687</sup> ang unang mga bunga ngadto sa Dios ug sa Kordero o sa 144,000, ang gidaghanon sa tanan nga mga tribo sa mga anak ni Israel kinsa gisilyohan, nga adunay ngalan sa Amahan sa Kordero nga nahisulat sa ilang mga agtang, nga nag-awit og bag-ong awit atubangan sa trono, gitubos gikan sa yuta.<sup>688</sup>
- Osa tinuud, [ang ebanghelyo ni Kristo](#) mao [ang gahum sa Dios](#) alang sa kaluwasan sa matag usa nga motuo ([Rom 1:16](#)), apan sa [ang Judio](#) una ([ang una](#)), ug usab sa Grego o [ang mga Hentil](#) ([ang katapusan](#)). Apan, ang mga Hudiyo misupak [ang mga logo sa Dios](#) ug gipasipalahan, ug sa ingon [ang ebanghelyo sa kaluwasan](#) mibalik ngadto sa mga Hentil ([Binuhatan 13:46](#)). Usab, [ang gingharian sa Dios](#) pagakuhaon gikan sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga Fariseo (nga mga Judio usab, [ang una mahimong ulahi](#)) ug igahatag sa usa ka Gentil nga nasud nga mamunga ([ang naulahi mag-una](#), [Mat 21:43](#)).  
→ Bisan tuod ang han-ay nausab, ang mga Gentil nga mga nasud ([ang naulahi mag-una](#)) ug ang mga magtutuo nga Judio ([ang una mahimong katapusan](#)) makadawat [ang gingharian sa Dios](#):

*"[Mat 20:16](#) Busa [ang katapusan](#) mahimong [una](#), ug [ang una nga katapusan](#): kay daghan ang qitawaq, apan diyutay ra ang gipili."*

- Ang mga Judio sa kinaiya dili mga makasasala sa Hentil nga mga nasud ([Gal 2:15](#)), mao nga giwali ni Pablo ang ebanghelyo ni Kristo aron mamunga una sa mga Judio, ug usab sa mga Griego (nga mao usab ang nasud nga Gentil), aron ang mga namunga sa bunga sa pagkamatarong mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kang Kristo nga igapadayag diha sa gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa tanan (circumcision ug uncircumcision sa unod) nga mingtoo. Gikan sa espirituhanong panglantaw, ang tanan nga mga nasud (sirkunsisyon ug walay sirkunsisyon sa unod) mao ang mga Gentil nga mga nasud ingon nga silang tanan nailalum sa sala sa wala pa si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala ([1Ti 1:15](#)). Walay kalainan tali kanila ug [ang Ginoo](#) mao ra alang sa tanan, busa, bisan kinsa nga nagatawag sa ngalan sa [ang Ginoo](#) (kyrios)<sup>G2962</sup> madugangan sa mga butang (mga butang nga sa [Dios](#)) maluwas.<sup>689</sup>

---

<sup>686</sup>Video 38. "Ang duha ka kawatan gilansang sa krus tapad ni Jesus."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/).

<sup>687</sup>Para sa mga detalye sa kahulogan sa mga birhen, tan-awa ang "([Pin 2:20-23](#)) *Ang 3 ka matang sa mga birhen.*"

<sup>688</sup>Tan-awa ang "[Ang mga Hentil, Tanan nga mga nasud]"

<sup>689</sup>Video 15. "Jesus of Nazareth & Jesus Christ of Nazareth." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/).

-**Usa ka sambingay sa kahoyng igera** (**Ang kahoy nga igos & tanang kahoy**)

**Mat 24:32** Karon pagkat-on ug usa ka sambingay sa kahoy nga higuera;

Sa dihang iyang <sup>G846</sup>sanga <sup>G2798</sup>mao pa (karon na) <sup>G2235</sup>malumo, ug mitubo (motubo) <sup>G1631</sup>dahon, kamo nasayud nga ang ting-init haduol na:

**Mar 13:28** Karon pagkat-on ug usa ka sambingay sa kahoy nga higuera;

Sa dihang siya <sup>G846</sup>sanga pa (karon na) <sup>G2235</sup>malumo, ug mitubo (motubo) <sup>G1631</sup>dahon, kamo nasayud nga ang ting-init haduol na:

**Luk 21:29** Ug siya misulti kanila ug usa ka sambingay; Tan-awa ang kahoy nga higuera, <sup>G4808</sup>ug ang tanang mga kahoy; <sup>G1186</sup>

**Luk 21:30** Sa diha nga sila karon manalingsing (ibutang ang mga dahon), <sup>G4261</sup>

nakita nimo <sup>G991</sup>ug kahibalo <sup>G1097</sup>sa imong kaugalingon <sup>G1438</sup>kanang ting-init kay hapit na.

- Sa Genesis, ang babaye ug ang iyang bana <sup>H376</sup>nagtahi ug mga dahon sa igos gikan sa kahoyng igera <sup>H8384</sup>manag-uban, ug naghimo sa ilang kaugalingon nga mga tapis sa diha nga nabuka ang ilang mga mata, ug nakita sila nga mga hubo (**Gen 3:7**). Sa dihang nabuka ang mga mata aron makakita sa daotang mga butang human makakaon sa bunga nga migula gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan (o sa balaod), <sup>690</sup>usa ka bakos (gitahi nga mga dahon sa igos) nga gama sa kahoyng igera gigamit sa pagtabon sa pagkahubo sa unod. <sup>691</sup>

- Pero kanus-a **Hesus** (ang Anak sa tawo) nagpakita, ang mga tawo wala magkinahanglan sa mga dahon sa igos sa pagtabon sa ilang pagkahubo sa

**unod** tungod kay nakita nila karon ang Magpupugas sa **ang mga logo, who usabang mga logo sa Dios** (**Mat 13:37, 2Co 9:10**) WHO

mihatag **kinabuhi** ngadto sa kalibutan (**Si Jhn 6:33**). Ang sala wala nay gahom kanimo tungod kay wala ka na sa ilalom

sa balaod, apan ubos sa grasya. Busa, sila nga anaa sa ilalum sa grasya kinahanglan nga moamuma ug momahal niadtong kinsa anaa

ubos sa balaod, sama sa **ang Gino** para sa simbahan (lalaki ug babaye). <sup>692</sup>

- **Matthew & Ang mga mamiminaw ni Marcos** nakakat-on ug usa ka sambingay sa kahoyng igera: “Kon ang sanga sa kahoyng igera linghod na, ug manalingsing na ang mga dahon, mahibaloan ninyo nga haduol na ang ting-init.”  
→ **Ang kahoy nga igos** nagtumong sa panahon sa paghinulsol alang niadtong nailalom sa balaod kansang sirkunsisyon diha sa unod.
- **Lmamiminaw sa ukepagkat-on ug sambingay sa kahoyng igera ug sa tanang mga kahoy:** “Sa dihang ang kahoyng igera ug ang tanang kahoy manalingsing na, ikaw mismo makakita ug makahibalo nianang ting-init (ang umaabot **sa pamanhonon, ang gingharian sa langit, Mat 25:1**) haduol na karon.”  
→ **Ang kahoy nga igos** nagpasabut sa bunga gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan, o kadtong gipakaon ubos sa balaod (o ang mga Judio), samtang **tanang kahoy** nagtumong sa bunga sa punoan sa parras (si Jesus mao ang tinuod nga punoan sa ubas) alang sa tanan (Gentil) nga mga nasud nga gipakaon sa punoan sa parras ubos sa grasya (**ang espirituhanon nga mga Judio**).

Sumala sa “[Figure 14],” ang naluwas nga mga Hentil anaa sa yugto sa “ubos sa grasya.” Ang panahon sa kahingpitan sa mga Hentil nahulog ubos sa pangilin sa ting-init, nga pagkahuman sa pista sa Pentecostes ug sa wala pa ang pista sa mga Trumpeta. Busa, ang tanang mga kahoy sa Lucas naghulagway sa panahon sa pag-abot sa **ang Anak sa tawo** (nga gitugyan ngadto sa mga kamot sa makasasala nga mga tawo, ug gilansang sa krus, ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, **Luk 24:7**). Buot ipasabot, ang mamiminaw ni Lucas nakakita ug nahibalo nga “**ang gingharian sa Dios**” anaa na sa kamot. <sup>693</sup>

<sup>690</sup> **Gen 2:9** & video 16, “The Gentiles, All nations (8/10).” [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>691</sup> Video 28. “Ang bunga sa Espiritu.” <https://therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/>.

<sup>692</sup> Video 32. “(Usa ka dakong misteryo) Kristo ug ang Simbahan 1/2.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/).

<sup>693</sup> Video 16. “Ang mga Hentil, Tanang nasod (Ang pagkaapostol ni Pablo Pedro ) 3/10.” [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

→Ang mga mananap (gawas niadtong mosibog ngadto sa kapildihan, [Heb 10:39](#)) mao kadtong wala pa mabuhat matarong apan dili sila angay mahadlok tungod kay ang mga sibsibanan mamunga sa bunga sa kahoy, ang kahoy nga igos, ug ang paras aron sa paglig-on kanila samtang sila nagsunod sa matarung nga dalan ([Joe 2:22](#)).<sup>694</sup>

[Figure 14] Ang pito ka mga fiesta ni Jehova alang sa mga anak sa Israel<sup>695</sup>

| Sin entered the world (Under the Law) |   |                       |               |                                       | Under Grace                             |                                    | New Heaven & Earth (Rev 21:1) |   |   |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| 4,000 BC                              | 3000 BC   | 2,000 BC              | 1000 B.C.     | 0                                     | 1000 A.D.                               | 2000 AD                            | 3000 AD                       |   |   |
| Creation of Adam<br>4,000 BC          |   | Abraham<br>(2,000 BC) |               | Christ's 1st Coming<br>(4 BC - 29 AD) |   | Christ's 2nd coming<br>(2,000 AD~) |                               | (7000 AD) begins  |   |
| <b>Signs</b>                          | An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas (Mat 12:39) |                       |               |                                       |   |                                    |                               | For as Jonas was 3 days & 3 nights in the whale's belly; so shall the Son of man be 3 days & 3 nights in the ground's heart (Mat 12:40) |   |
| <b>Seasons</b>                        | God's calendar (2023)   | April                 | Late Passover | June                                  | ----- The fulness of the Gentiles ----- |                                    | Sep - Oct                     | The 7-year Shemitah cycle (governs all human history)   |   |
|                                       | Hebrew calendar (2023)  | Nisan (ABIB)          | Iyar (ZIV)    | Sivan (Pentecost)                     | Tammuz                                  | AB                                 | Elul                          | Tishri  | Jewish calendar (1st 7 months, begins with Nisan) |
|                                       | Gregorian calendar (2023)   | Mar-Apr               | Apr-May       | May-Jun                               | Jun-Jul                                 | Jul-Aug                            | Aug-Sep                       | Sep-Oct   | The Gregorian calendar (a solar dating system)    |
| <b>Days</b>                           | 1   | 2                     | 3             | 4                                     | 5                                       | 6                                  | 7                             | 6 days in God's creation + 1 day rest (Gen 1-2)   |   |
| <b>Years</b>                          | 1   | 2                     | 3             | 4                                     | 5                                       | 6                                  | 7                             | 1 day is with the Lord as a 1000 years (2 Pe 3:8)   |   |

| 7 Feasts of the LORD | Spring Feasts    |       | Summer            |              |       |                    | Fall Feasts        | Winter Feasts   |
|----------------------|------------------|-------|-------------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|---|
| 14                   | Passover         |       | Pentecost         |              |       |                    | Trumpet            | 1   |
| 15-21                | Unleavened Bread |       |                   |              |       |                    | A Day of Atonement | 10  |
| 16                   | Firstfruits      |       |                   |              |       |                    | Tabernacles        | 15-21   |
|                      |                  |       |                   |              |       |                    | Solemn assembly    | 22  |
| Harvests             | Barley           | Wheat | Wheat, early figs | First grapes | Olive | Dates, summer figs | Plowing            | Heshvan (Oct-Nov), Kislev (Nov-Dec), Tevet (Dec-Jan), Adar (Feb-Mar), Adar II (Mar) |

[Mat 24:33](#) Ingon man usab kamo, inigkakita ninyo [G1492](#) tanan [G3956](#) kining mga butanga, hibalo nga kini duol na, [G1451](#) bisan sa ang purtahan.

[Mar 13:29](#) Busa kamo sa samang paagi, sa diha nga makita ninyo kining mga butanga nga mahitabo (nangahimo), [G1096](#)

nahibal-an nga kini duol na, [G1451](#) bisan sa ang purtahan.

[Luk 21:31](#) Maingon man usab kamo, sa diha nga makita ninyo kining mga butanga nga nagakahitabo (nangahimo), [G1096](#)

nahibalo ka niana ang gingharian sa Dios duol na sa kamot.

- **Ang mamiminaw ni Matthew:** Sa samang paagi, sa dihang makita ninyo “tanang” kining mga butanga (ang Anak sa tawo moabot “[sa](#) [G1909](#)” Ang mga panganod sa langit uban ang gahom ug dakong himaya ug ang Iyang mga pinili gitigom gikan sa kinatumyan nga bahin sa langit ngadto sa laing kinatumyan sa Iyaha), hibalo nga kini (ang gingharian sa Dios) haduol, bisan sa mga purtahan.

→Ang mga tumatan-aw ni Mateo mao ang mga tribo sa yuta nga magbangotan tungod kay wala sila motuo

Kristo ingon ilang Mesiyas ug sa ingon nakaamgo nga sila nalingla. Ilang buhaton mahimong sa yuta sa dihang

<sup>694</sup>Video 24. “Ikaw ang Balaan nga Jerusalem (3/3).”

[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).

<sup>695</sup>Video 8. “Ang pito ka mga fiesta ni Jehova alang sa mga anak sa Israel.” [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child-sa-ginoo/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child-sa-ginoo/).

nakita nila **ang Anak sa tawo** umaabot “sa <sup>G1909</sup> ang mga panganod sa langit uban ang gahom ug dakong himaya.

Sa ingon, **ang gingharian sa Dios** naghulat alang sa mamiminaw ni Mateo nga nagtawag sa ngalan sa **ang Ginoo**.

- **Mmamiminaw sa arka**: Sa samang paagi, inigkakita ninyo niining mga butanga (ang Anak sa tawo moabot “sa <sup>G1722</sup> Ang mga panganod nga adunay "dako nga gahom" ug himaya ug ang Iyang mga pinili pagatigumon gikan sa kinatumyan nga bahin sa yuta hangtud sa kinatumyan sa langit) nga mahitabo, hibalo ni kini (**ang gingharian sa Dios**) haduol na, ganisa **mga pultahan**.

→ Makadawat ang mamiminaw ni Mark **ang Espiritu Santo** inigkakita nila sa Anak sa tawo nga mianhi sa mga panganod,

sa ingon **ang gingharian sa Dios** duol na **sa mga pultahan** alang kanila.

- **Lmamiminaw sa uke**: Sa samang paagi, inigkakita ninyo niining mga butanga (ang Anak sa tawo moabot “sa <sup>G1722</sup> ang mga panganod nga may gahom ug “dakong himaya” ug mahitabo, nahibalo niana **ang gingharian sa Dios** duol na sa kamot.

→ Luke audience kay **ang 144,000** (Ang unang mga bunga ni Kristo) nga walay sala atubangan sa trono sa **Dios**

([Pin 14:1-5](#)). Sa ingon, **ang gingharian sa Dios** mao ang **duol sa kamot** para sa 144,000.

([Pin 14:6-7](#)) **Ang unang anghel sa taliwala sa langit (Ang walay kataposang Ebanghelyo)**

[Pin 14:6](#) Ug nakita ko ang laing anghel nga milupad sa taliwala sa langit, nga adunay walay katapusan <sup>G166</sup> **ebanghelyo** sa pagsangyaw ngadto kanila nga nanagpuyo sa yuta (sa yuta), <sup>G1093</sup> ug sa matag nasod, ug kabanayan (tribo), <sup>G5443</sup> ug dila, ug katawhan,

[Pin 14:7](#) Nga nagaingon sa makusog nga tingog: Kahadloki ninyo ang Dios, ug ihatag ninyo kaniya ang himaya; kay ang takna sa iyang paghukom miabut na.

ug simbaha siya nga nagbuhat sa langit, ug yuta (yuta), <sup>G1093</sup> ug ang dagat, ug ang mga tuburan sa tubig.

☞ [Pin 14:6](#) AUg nakita ko ang usa (ang una, 1st) nga anghel nga naglupad sa taliwala sa langit, nga adunay **ang walay katapusan nga Ebanghelyo**,

sa pagsangyaw sa mga nagpuyo sa yuta, sa matag nasod, tribo, pinulongan, ug katawhan.

☞ [Pin 14:7](#) Nga nagaingon sa makusog nga tingog, “Kahadlok **Dios** ug ihatag ang himaya ngadto kaniya, kay **ang orassa** Iyang paghukom miabut na;

ug simbaha Siya nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuboran sa tubig.”

† **Ang walay katapusan nga Ebanghelyo**, nga igawali sa anghel ngadto sa mga lumulupyo sa yuta, lagmit gikan sa

“**ang qamay nga libro**” nga gidawat ug gilamoy ni Juan gikan sa kamot sa anghel ngadto sa **panagnapag-usab** sa daghan

**katawhan**, mga nasod, mga pinulongan, ug mga hari. <sup>696</sup>

([Pin 14:8](#)) **Ang ika-2 nga anghel sa tunga-tunga sa langit (Ang pagkapukan sa Babilonia nga dakong siyudad)**

[Pin 14:8](#) Ug misunod ang laing manolonda, nga nagaingon: Nahulog na, nahulog na ang Babilonia, kanang dakung ciudad, tungod kay gipainum niya ang tanang mga nasud sa vino sa kaligutgut sa iyang pagpakighilawas.

☞ [Pin 14:8](#) AUg ang (ikaduha, ika-2) nga anghel misunod, nga nag-ingon, “Nahulog na, nahulog na ang Babilonia, nga **dakong siyudad**,

**tungod kay gipainum niya ang tanang mga nasud ang bino sa kapungot** sa iyang pakighilawas.”

<sup>696</sup>Refer sa [Pin 10:8-11](#).



- **Ang dakong siyudad** (ang siyudad sa Vatican) kay sa ika-2 nga mananap, ug ang Babilonia kay sa unang mananap nga mao ang "[Usa ka Kalibutan Gobyerno](#)."  
→ Refer sa [Pin 17:3-6](#) para sa dugang detalye.<sup>697</sup>

([Pin 14:9-11](#)) Ang ika-3 nga anghel sa taliwala sa langit (Ang kaligutgut sa Dios)

[Pin 14:9](#) Ug misunod kanila ang ikatulong manolonda, nga nagaingon sa makusog nga tingog, Kong kinsa ang magasimba sa mananap nga mapintas ug sa iyang larawan, ug magadawat sa iyang marka sa iyang agtang, kun sa iyang kamot,  
[Pin 14:10](#) Ang mao usab magainum sa vino sa kaligutgut<sup>G2372</sup> sa Ginoo, nga gibubo nga walay sagol ngadto sa kopa sa iyang kasuko (kasuko);<sup>G3709</sup> ug siya pagasakiton sa kalayo ug asupre sa atubangan sa [balaang mga anghel](#), ug sa atubangan sa Kordero (amnos);<sup>G721</sup>  
[Pin 14:11](#) Ug ang aso sa ilang kasakit nagautbo hangtud sa kahangturan. ug sila walay pahulay sa adlaw ni sa gabii, nga nagasimba sa mananap nga mapintas ug sa iyang larawan, ug bisan kinsa nga makadawat sa marka sa iyang ngalan.

- ☞ [Pin 14:9](#) TUnya ang (ikatulo, ika-3) nga anghel misunod kanila, nga nagaingon sa makusog nga tingog, "Kon adunay mosimba sa mananap nga mapintas ug sa iyang larawan, ug makadawat sa iyang marka sa iyang agtang o sa iyang kamot,
  - ☞ [Pin 14:10](#) Siya sa iyang kaugalingon magainum usab sa vino sa [ang kasuko sa Dios](#), nga gibubo sa bug-os nga kusog ngadto sa **ang kopa sa iyang kapungot**. Siya pagasakiton sa kalayo ug asupre sa presensya sa [ang balaang mga anghel](#) ug [ang Kordero](#).
  - ☞ [Pin 14:11](#) Ug ang aso sa ilang kasakit nagautbo hangtud sa kahangturan; ug sila walay pahulay adlaw o gabii, nga nagasimba sa mananap nga mapintas ug sa iyang larawan, ug bisan kinsa nga nagadawat sa marka sa iyang ngalan."
- Ang bino sa [ang kasuko sa Dios](#) (Ang kopa sa Iyang kasuko)
    - Bisan kinsa nga mosimba sa mananap ug sa iyang larawan, nagpasabot nga "bisan kinsa nga makadawat sa marka sa mananap (a microchip, [Pin 13:17](#)) sa ilang agtang o sa ilang kamot," moinom sa kopa sa [sa Dios kasuko](#).

([Pin 14:12-13](#)) Bulahan ang mga nangamatay nga nangamatay diha sa Ginoo sukad karon

[Pin 14:12](#) Ania ang pailub sa mga santos:<sup>G40</sup> ania sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios, ug sa pagtoo ni Jesus.  
[Pin 14:13](#) Ug nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon kanako: Isulat, Bulahan ang mga nangamatay nga nangamatay diha sa Ginoo sukad karon: Oo, nag-ingon ang Espiritu, nga sila makapahulay gikan sa ilang mga paghago; ug ang ilang mga buhat nagasunod kanila.

- ☞ [Pin 14:12](#) Hmao ang pasensya sa [ang balaan nga mga santos](#); ania sila nga nagtuman sa mga sugo sa [Dios](#) ug ang pagtuo sa [Hesus](#).
- ☞ [Pin 14:13](#) Unya nadungog ko (Juan) ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon kaniya, "Isulat: [Bulahan ang mga patay](#) kinsa mamatay sa [ang Ginoo](#) (kyrios) gikan karon." Oo, nag-ingon ang Espiritu, "Kay sila (ang balaan nga mga santos) makapahulay gikan sa ilang mga kahago, ug ang ilang mga buhat mosunod kanila."

---

<sup>697</sup>Tan-awa ang "[Pin 17:5-6](#)) **MISTERYO, BABILONIA NGA DAKO, ANG INAHAN SA MGA BIGAON UG MGA DULAWANAN SA YUTA**."

→Kadtong nagtuman sa mga sugo sa Diyos ug sa pagtuo ni Jesus wala magsimba sa mananap, iyaha larawan, o makadawat sa marka sa iyang ngalan gitawag nga “ang balaan nga mga santos.”

<Ang adlaw ni Ginoong Jesus>

1Co 5:4 Sa ngalan sa atong Ginoong Jesukristo,

sa diha nga kamo magkatigum, ug ang akong espiritu, uban sa gahum sa among Ginoong Jesukristo,

1Co 5:5 Sa pagtugyan sa maong usa ngadto kang Satanas alang sa kalaglagan <sup>G3639</sup> sa unod,


aron ang espiritu maluwas sa adlaw sa ang Ginoong Jesus.

2Co 1:14 Ingon usab sa usa ka bahin nga giila ninyo kami, nga kami mao ang inyong pagmaya,

maingon nga kamo amo usab sa adlaw sa ang Ginoong Jesus.

- (Ang mga lawas sa Balaang mga santos) Ang Ginoong Jesus nakadawat sa espiritu sa Iyang balaang mga santos, kansang unod gilaglag ni Satanas, apan ang ilang mga lawas matulog hangtod sa pag-abot sa Ginoong Hesus (Pin 22:20), nga napamatud-an pinaagi sa kamatayon ni Esteban.<sup>698</sup>
- (Ang mga lawas sa mga santos nga nakighilawas) Mahitungod sa unod sa mga santos nga nakighilawas, (1Co 5:1) sila mao kadtong mitugot sa babaye nga si Jezebel aron sila itugyan ngadto kang Satanas alang sa kalaglagan sa unod, apan ang ilang espiritu mahimong maluwas sa adlaw ni Ginoong Jesus kon sila maghinulsol sa ilang mga buhat. Apan kon dili sila maghinulsol, itambog sila sa dakong kasakitan (Pin 2:20-22).

\* Nakuha gikan sa “[3] 70 ka semana ni Daniel”



(Pin 14:14-16) Ang Pag-ani (Ang 2nd rapture sa 3rd watch)

Pin 14:14 Ug mitan-aw ako, ug ania karon, ang usa ka maputi nga panganod, ug sa ibabaw sa panganod may milingkod nga sama sa Anak sa tawo,

nga may purongpurong nga bulawan sa iyang ulo, ug sa iyang kamot usa ka mahait nga galab.

Pin 14:15 Ug migula ang laing manolonda gikan sa templo, nga nagasinggit sa makusog nga tingog niadtong nagalingkod sa ibabaw sa panganod,

Iduso ang imong galab, ug mag-ani:

alang sa oras (oras) <sup>G5610</sup> mianhi alang kanimo sa pag-ani; alang sa pag-ani sa yuta (sa yuta) <sup>G1093</sup> hinog na.

Pin 14:16 Ug siya nga naglingkod sa ibabaw sa panganod misalibay sa iyang galab sa yuta (sa yuta); <sup>G1093</sup> ug ang yuta (ang yuta) <sup>G1093</sup> giani.

- ☞ Pin 14:14 TUnya si Juan mitan-aw, ug tan-awa, ang usa ka maputi nga panganod, ug sa ibabaw sa panganod milingkod ang usa nga sama ang Anak sa tawo, sa iyang ulo adunay purongpurong nga bulawan, ug sa iyang kamot usa ka mahait nga galab.
- ☞ Pin 14:15 AUg ang (ika-upat nga manolonda) migula sa templo, nga misinggit sa usa ka dakung tingog ngadto Kaniya nga naglingkod sa ibabaw sa panganod, “Ibutang ang imong galab ug ani, kay ang oras niabot napara Imong anihon, kayang anisa yutahinog na.”
- ☞ Pin 14:16 So Siya nga naglingkod sa panganod (ang Ginoong Jesu-Kristo) gicalab ang iyang galab sa yuta, ug ang yuta giani.

<sup>698</sup>Video 39. “Ang pagkabanhaw sa mga patay.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

- Ang Usa nga naglingkod sa panganod mao **ang Anak sa Dios** (Ang Ginoong Jesu-Kristo).<sup>699</sup>
- Ang 2nd rapture harvest sa 3rd watch<sup>700</sup> kay para sa "**ang buangbuang nga mga birhen**."<sup>701</sup>

>> **Ang 2nd rapture** (Ang ika-3 nga pagbantay para sa buangbuang nga mga birhen): Ang pag-abot ni Ginoong Jesu-Kristo

- Sa espirituhanon nga paagi, ang mga Judio ug mga Hentil iya sa unod ug nawad-an sa himaya sa **Dios** kinsa usa ka Espiritu

([Rom 3:23](#), [Juan 4:24](#)). Sumala sa mga pangibog sa atong unod, kita mga anak sa **kasukosa kinaiyahan**, pagtuman sa mga tinguha saang unod ug ang hunahuna, pinaagi sa atong mga pagsuway kaniadto ([Efe 2:3](#)),

apan **ang balaan nga mga santos** wala gitudlo sa **ang kasuko sa Dios**, apan aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa atong **Ginoong Jesukristo** ([1Te 5:9](#)).<sup>702</sup>

- **Tsiya Ginoong Jesu-Kristo** may hait nga galab sa Iyang kamot, nga Iyang iganabaw sa yuta inig-ani hinog na ang yuta. Ang ani nga Iyang giani mao **ang balaan nga mga santos** kinsa **nabihag** ug mga **gipatay** gikan sa dili pagkuha sa marka sa mananap sa panahon sa Dakong Kasakitan ([Pin 13:10-16](#)).

([Pin 14:17-20](#)) Ang pag-ani sa mga pungpong sa paras sa yuta (Ang kaligutgut sa Dios)

[Pin 14:17](#) Ug may laing manolonda nga migula gikan sa templo sa langit, nga may usa usab ka mahait nga galab.  
[Pin 14:18](#) Ug migula ang laing manolonda gikan sa halaran, nga adunay gahum (awtoridad)<sup>G1849</sup> ibabaw sa kalayo; ug misinggit sa usa ka makusog nga singgit ngadto kaniya nga may mahait nga galab, nga nagaingon: **Iduso ang imong mahait nga galab**, ug tiguma ang mga pungpong sa parras sa yuta (ang yuta),<sup>G1093</sup> **kay ang iyang mga parras hinog na.**  
[Pin 14:19](#) Ug gisalibay sa anghel ang iyang galab sa yuta (sa yuta),<sup>G1093</sup> ug gipamupo ang parras sa yuta (ang yuta),<sup>G1093</sup> ug isalibay kini sa dakong pug-anan sa kapungot sa Dios.

- ☞ [Pin 14:17](#) Unya ang (ikalima) nga anghel migula sa templo sa langit, ug siya usab may usa ka mahait nga galab.
- ☞ [Pin 14:18](#) A Ug ang (ika-6) nga manolonda migula gikan sa halaran, nga adunay pagbulot-an **kalayo**, ug siya mitu-aw sa usa ka makusog nga pagtu-aw ngadto kaniya **nga may mahait nga galab** (ang ika-5 nga anghel gikan sa templo sa langit), nag-ingon, "Ibutang ang imong mahait nga galab ug kuhaa ang mga pungpong sa **ang paras sa yuta**, kay ang iyang mga ubas hinog na kaayo."
- ☞ [Pin 14:19](#) So ang (ika-5) nga anghel misalibay sa iyang galab sa yuta ug gipamupo ang paras sa yuta, ug gilabay kini sa **ang dakong pug-anan sa bino saang kasuko sa Dios**.

→ Ang ika-6 nga anghel gikan sa altar nga adunay awtoridad sa ibabaw **kalayo**, nagsulti sa ika-5 nga anghel gikan sa templo sa

**langit nga may hait nga galabaron** sa pagpamupo sa mga pungpong sa parras sa yuta sa diha nga ang iyang mga parras anaa na **hingpit nga hinog**.

<sup>699</sup>Nakuha gikan sa [Pin 1:12-13](#). Ang Anak sa tawo anaa sa taliwala sa pito ka mga tangkawan (o mga simbahan), apan matikdi nga ang termino

"sama sa<sup>G3664</sup> gigamit sa paghulagway sa binuhat nga susama og hitsura o kaamgid sa Anak sa tawo. [Pin 1:16](#) naghulagway sa usa nga tan-awon susama sa Anak sa tawo ingong usa nga nagkupot ug "usa ka mahait nga duhay sulab nga espada" nga maoy nagdilaab nga espada (ang rhema) sa Iyang

baba. Tungod kay ang rhema gisulti sa atubangan sa mga apostoles sa atong Ginoong Jesu-Cristo ([Jde 1:17](#)), ang Anak sa tawodgisulat sa

[Pin 1:13](#) mao ang Ginoong Jesu-Kristo, ang Anak sa Diyos nga sama sa Anak sa tawo.

<sup>700</sup>Tan-awa ang "<(Ang ika-3 nga pagbantay) Ang pag-abot ni Ginoong Jesu-Kristo>."

<sup>701</sup>Tan-awa ang "[Figure 21-1] Kon sa unsang paagi ang katawhan sa Diyos makasulod sa tabernakulo sa Diyos."

<sup>702</sup>Nakuha gikan sa [Pin 11:4](#).

- Ang mga pungpong sa paras sa yuta mao kadtong mahibilin sa yuta human sa unang duha ani ug ipaagi ang nagasupso sa dugo nga pug-anan sa bino o ang kasuko sa Dios.

-Hesus miingon, “Dili na siya mokaon ug moinom sa bunga sa paras human siya mag-antos ([Luk 22:18](#))” tungod kay ang parras gikan sa yuta, mao usab ang mga pungpong sa **ang punoan sa ubas** gikan usab sa yuta. Ang Thkanato, kadtong nakadungog **ang mga logo** apan wala mamatay sa yuta (o wala magpuyo **Hesus**) wala gayud nakasaksi **Hesus nga nabanhaw gikan sa mga patay**, ug isip resulta, dili sila makabanhaw o makapamunga sa lyang bunga ([Si Jhn 12:24](#)).

[Juan 15:6](#) “Kon ang usa ka tawo dili mopabilin kanako, isalibay siya sa gawas sama sa usa ka sanga, ug malaya; ug ang mga tawo magtigum kanila, ug isalibay sila ngadto sa kalayo, ug sila masunog.”

→ Busa, sila isalibay sa gawas sa siyudad ug ngadto sa dakong pug-anan sa bino, diin sila pagatamakan ni **ang kasuko sa Dios** ([Pin 14:20](#)).

→ “**Ang ubang mga birhen**” isalibay ngadto sa dakong pug-anan sa bino sa kapungot sa Diyos ug ibilin ang yuta hangtod sa kataposan sa 1,000 ka tuig.

#### • **Ang punoan sa ubas**

Hesus misulti sa lyang mga tinun-an nga ang usa ka bato sa (pisikal) nga mga tinukod sa templo nga ilang makita malumpag.

([Mat 24:1-2](#)), Kininagpaila sa nagkaduol nga takna sa lyang paglansang sa krus ug sa pagkabanhaw, ug nga ang mga tinun-an

dili na makakita kaniya samtang moadto Siya sa lyang Amahan ([Juan 16:10](#)), ug nga ang prinsiphe niining kalibotana pagahukman ([Juan 16:11](#)).

[Si Luk 22:15](#) Ug siya (**Hesus**) miingon kanila,

**Uban sa tinguha gitinguha ko ang pagkaon niini nga pasko uban kaninyo sa dili pa ako mag-antus:**

[Si Luk 22:16](#) Kay sultihan ko kamo, buot ko **dili na mokaon niini**, hangtud kini matuman sa ginghamarian sa Dios.

[Luk 22:17](#) Ug mikuha siya sa copa, ug nagpasalamat, ug miingon: Kuhaa ninyo kini, ug bahina ninyo kini.

[Luk 22:18](#) Kay sultihan ko kamo, dili ako moinom niini **ang bunga sa paras**, hangtod sa ginghamarian sa **Dios** moabot.

-Wkalo **Hesus** nagpasabot sa dihang Siya miingon, “Dili na Ako mokaon sa Paskuwa ug moinom sa bunga sa **ang punoan sa ubas** mao ba

“Dili na siya mokaon sa paskuwa sa pan uban kanato” nga mao **ang mga logo sa Dios** (ang daan nga tugon), kay human Siya mag-antos, ang tubig (**ang mga logo**) himoong bino o **ang rhema** (ang bag-o **testamento**) nga anaa sa ginghamarian sa Dios, nga pagabuhaton sa gahum sa Dios.<sup>703</sup> Nagpasabot nga ang mga tinun-an

dili na mosimba sa **Amahan** sa kabukiran ni sa Jerusalemingon **ang Ginoo** pagadawaton ngadto sa langit ug inom **bag-o nga** sa ginghamarian sa **Dios**.<sup>704</sup>

- Kanus-a **ang oras** mianhi sa paglingkod sa lamesa sa **ang Paskuwa sa Ginoo**, ang kahimtang sa mga disipulo <sup>G3101</sup> sa

**Hesus** giusab ngadto sa mga apostoles <sup>G652</sup> kay sila magwali sa **Ginoo kamatayon** sa bisan kinsa hangtud nga Siya moabut

<sup>703</sup>Video 26. “Ang Paskuwa sa Ginoo (Ang Bag-ong Tugon).”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-passover-the-new-testament/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-passover-the-new-testament/).

<sup>704</sup>Video 16. “The Gentiles, All nations (Be the faithful and wise steward of the Lord) 10/10”.

[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

sa kanunay nga mokaon sila niining pan ug moinom niini nga kopa (1Co 11:26). Bulahan sila tungod kay silaamikaon na usab tinapay sa gingharian sa Dios, ug ayaw na pag-inum sa bunga sa parras (**ang mga logo**), pero nag-inom sila bag-o nga (**ang rhema**) sa gingharian sa Dios. Kay Hesus ug ang iyang Amahan usa ra, kita nga gihatagan ug himaya

pinaagi ni Jesukristo usa usab; busa, ang tinuod nga mga magsisimba mosimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran.<sup>705</sup>

† **Ang Ginoo** mobalik human sa kasal uban sa maalamon nga mga birhen (ang mga pangasaw-onon) nga gikuha sa pag-abot sa Anak sa Tawo (ang 1st harpazo). Kini nga mga sulugoon (ang maalamon nga mga ulay), nga andam sa pagdawat sa Anak sa tawo bulahan. **Ang Ginoo** dili lamang mobalik sa dapit diin ang mga binihag gibilanggo sa ikaduhang higayon (alang sa maalamon nga mga birhen nga andam na sa iyang pag-abot), kondili usab sa ika-3 nga higayon (alang sa mga buangbuang nga mga birhen nga nahibilin sa yuta), ugnagpakitapag-usab bisan sa ikaupat nga higayon (alang sa ubang mga ulay nga itambog ngadto sa dakong pug-anan sa kapungot sa Diyos ug ibilin sa yuta hangtod sa kataposan sa 1,000 ka tuig).<sup>706</sup>

- Ang dugo migula gikan sa pug-anan sa bino (1,600 ka estadio)

**Pin 14:20** Ug ang pug-anan sa vino gitumban sa gawas sa lungsod, ug migula ang dugo gikan sa pug-anan sa vino, hangtud sa mga busal sa kabayo, sa gilay-on sa usa ka libo<sup>G5507</sup> ug unom ka gatus<sup>G1812</sup> mga furlong.<sup>G4712</sup>

☞ **Pin 14:20** And **ang pug-anan sa bino** gitumban sa gawas sa siyudad, ug **dugo** migula gikan sa pug-anan sa bino, hangtod sa busal sa mga kabayo, sa usa ka libo<sup>G5507</sup> ug unom ka gatus<sup>G1812</sup> (**1,600**) mga furlong.<sup>G4712</sup>

→ Ang dugo nga migula gikan sa pug-anan sa bino (gitunob sa gawas sa siyudad): 1,600 ka estadio.

-1,000

• **Usa ka libo**<sup>G5507</sup> & mga furlong<sup>G4712</sup>

-Alibo (Strong's<sup>G5507</sup>) kay usa ka adjective, nga gigamit sa pagtumong sa gidaghanon sa mga adlaw ug mga tuig sa Bag-o

Tugon, gawas sa **Pin 14:20** nga gigamit sa paghulagway sa "usa ka luna o gilay-on sa usa ka dapit diin ang mga sanaka sa daqan qipahiqayon, ang usa nga milabaw sa uban ug nakab-ot una ang tumong, nakadawat sa

premyo. Ang mga kurso niini nga paghulaqway makita sa kadaqhanan sa daqkong mga siyudad sa Gresya, ug sama niana sa

Olympia, 600 ka tiil sa Gresya ang qitas-on."<sup>707</sup>

→ Ang 1 furlong maoy mga 185 metros: **1,600** \* 185 metros = mga **296** kilometro.

-600

• **Unom ka gatus**<sup>G1812</sup>

- Unom ka gatus (**G1811**) maoy plural nga ordinal gikan sa unom (**ἕξ, G1803**) ug gatus (**ἑκατόν, G1540**)<sup>708</sup>

➤ **Ang tubig (ang mga logo ug ang rhema)**<sup>709</sup>

**Gen 1:1** Sa sinugdan gibuhath sa Dios ang langit ug ang yuta.

<sup>705</sup>Nakuha gikan sa **Pin 1:3**, o video 30. "The Communion." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).

<sup>706</sup>Para sa kinatibuk-ang paglantaw sa mga sulugoon, tan-awa ang video 49, "The Journey of Salvation." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/49-the-journey-of-salvation-presentation-summaries-from-1-to-48/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/49-the-journey-of-salvation-presentation-summaries-from-1-to-48/).

<sup>707</sup>Furlong: Usa ka luna o gilay-on nga mga 600 ka pye (185 metros). "G4712 - estadio - Strong's Greek Lexicon (kiv)." Asul nga

Sulat

Bibliya. Na-access niadtong Abr 25, 2023. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4712/kiv/tr/0-1/>.

<sup>708</sup>"G1812 - hexakosioi - Strong's Greek Lexicon (kiv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Gi-access niadtong Agosto 20, 2023. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g1812/kiv/tr/0-1/>.

<sup>709</sup>Video 25. "Usa ka lisud nga panulihon (Ang mga logo) 1/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saving-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saving-the-logos-the-works-of-god/).

[Gen 1:2](#)Ug ang yuta awa-aw, ug walay sulod; ug ang kangitngit diha sa ibabaw sa nawong sa kahaladman.

Ug ang Espiritu sa **Ang Dios milihok sa ibabaw sa nawong sa mga tubig.**

→Tungod kay ang tubig mao ang mga logo, unsa ang buhaton

- (1) Si Jesus naglakaw sa Dagat ug
- (2) ang kangitngit diha sa ibabaw sa nawong sa kahaladman?
- (3) Kinsa ang Espiritu sa Dios?

### **Ang mga tubig ug ang mga pulong**

[Gen 1:3](#)Ug miingon ang Dios: Mahimo ang kahayag:<sup>H216</sup>ug dihay kahayag.<sup>H216</sup>

[Gen 1:4](#)Ug nakita sa Dios ang kahayag,<sup>H216</sup>nga kini maayo: ug gibahin sa Dios ang kahayag<sup>H216</sup>gikan sa kangitngit.<sup>H2822</sup>

[Gen 1:5](#)Ug gitawag sa Dios ang kahayag<sup>H216</sup>**Adlaw**, ug ang kangitngit<sup>H2822</sup>gitawag niya si **Night**.

Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon maoy unang adlaw.

([1Ju 1:5](#)Mao kini ang mensahe nga among nadungog mahitungod kaniya,

ug ipahayag nganha kaninyo, nga ang Dios kahayag,<sup>G5457</sup>ug diha kaniya wala gayuy

kangitngit.)

→“Himoa nga adunay kahayag”nagkahulogang “Moana ang kahayag sa Diyos” ug kadtong anaa sa ilalom **sa Dios kahayag**iya ni Day.

[Si Jhn8:12](#)Unya misulti pag-usab si Jesus kanila, nga nagaingon: Ako mao ang kahayag<sup>G5457</sup>sa kalibutan: siya nga magasunod kanako dili magalakaw sa kangitngit, kondili makabaton sa

kahayag<sup>G5457</sup>**sa kinabuhi.**

[2Co 4:6](#)Alang sa Dios, nga nagsugo sa kahayag<sup>G5457</sup>aron modan-ag gikan sa kangitngit, misidlak sa among mga kasingkasing,

sa paghatag sa kahayag<sup>G5457</sup>**sa kahibalo sa himaya sa Diossa nawong ni Jesukristo.**

→ **Dios**misugo sa Iyang kahayag sa pagdan-ag diha sa kangitngit sa atong mga kasingkasing diha sa nawong ni Jesukristo.

→Kining Jesu-Cristo, mao ang Anak sa tawo nga mianhi sa tubig (logos) ug dugo ([1Ju 5:6](#)) alang sa

kalibutan aron makabaton sa kahayag sa kinabuhi.

[Gen 1:6](#)Ug miingon ang Dios: Mahimo ang usa ka hawan sa taliwala sa mga tubig, ug ipabulag niini ang mga tubig gikan sa mga tubig.

[Gen 1:7](#)Ug gibuhat sa Dios ang hawan, ug gibahin ang mga tubig nga diha sa ilalum sa hawan gikan sa tubig nga diha sa ibabaw sa hawan: ug nahimo kini.

[Gen 1:8](#)Ug gihinganlan sa Dios ang hawan nga Langit.

Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, mao ang ikaduhang adlaw.

→Ang mga tubig**ilalumang hawan**mao ang**ang mga logong**gisulti ni Jesus kanimo samtang anaa pa Siya

**ang yuta.**<sup>710</sup>

→Ang mga tubig**sa ibabawang hawan** mao ang**ang rhema**nga gisulti ni Jesus kanato sa diha pa Siya

sa Galilea, nga gisulti ni Jesus nga atong hinumdoman pagkahuman **Kriston**abanhaw gikan sa mga patay ug

**mosakasa** Iya**Amahan**, ug sa Iyang **Dios**([Si Jhn20:17](#)),

→“Nag-ingon, Ang Anak sa tawo kinahanglang itugyan ngadto sa mga kamot sa makasasalang mga tawo, ug mahimong **gilansang sa krus**, ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Ug nahinumdom sila sa iyang mga pulong (**rhema**)<sup>G4487</sup>

([Si Luk24:6-8](#)).

<sup>710</sup>Refer sa [Si Jhn15:3](#), o Video 1. “Sa sinugdan.” [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).

- Ang pag-abot sa **ang Anak sa Tawo** ug ang mga adlaw ni Noe  
[Gen 7:6](#) Ug si Noe unom na <sup>H8337</sup>gatos (600) mga tuig sa diha nga ang lunop sa mga tubig diha sa ibabaw sa yuta.  
[Gen 7:7](#) Ug misulod si Noe, ug ang iyang mga anak nga lalake, ug ang iyang asawa, ug ang mga asawa sa iyang mga anak uban kaniya, sa arca.

tungod sa tubig sa baha.

[Gen 7:11](#) Sa ikaunom ka gatos (600) ka tuig sa kinabuhi ni Noe, sa ikaduha (ika-2) nga bulan, sa ika-17 (ika-17) nga adlaw sa bulan, niadtong adlawa nangabuswak ang tanang mga tuburan sa dakung kahiladman, ug ang mga tamboanan sa langit nangaabli.

[Gen 7:12](#) Ug dihay ulan sa ibabaw sa yuta kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii.

→ Si Noe 600 ka tuig ang panuigon sa pagsulod niya sa arca sa dihang ang lunop sa mga tubig milukop sa yuta.

→ Sa **ang 2nd month** ug **ika-17 nga adlaw sa ika-600 nga tuig** sa kinabuhi ni Noe, ang tanang mga tuburan sa dakong kahiladman

Nabuak, ug naablihan ang mga tamboanan sa langit, ug miulan ug 40 ka adlaw ug 40 ka gabii.

- Gihatag nga ang mga tubig **ilalum ang hawan** mao ang **ang mga logo** ug ang mga tubig **sa ibabaw ang**

**hawan** mao ang

**ang rhema**, ang sulog (ang 1st) nga mga langit ug ang yuta gitagana sa kalayo batok sa adlaw sa paghukom ug **kapildihan**<sup>G684</sup> sa dili diosnon nga mga tawo ([2Pe 3:7](#)), lakip ang Anti-

Kristo ug

**ang Bakak nga Propeta.**

[2Pe 3:7](#) Apan ang langit ug ang yuta (yuta),<sup>G1093</sup> nga karon, sa samang pulong (**mga logo**)<sup>G3056</sup> gitipigan sa tipiganan, gitagana sa kalayo batok sa adlaw sa paghukom ug sa kapildihan sa dili diosnon nga mga

tawo.<sup>G444</sup>

- **Ang paghukom sa Dios pinaagi sa logos ug sa rhema** (sama sa mga adlaw ni Noe)

- Sa mga adlaw ni Noe, nagsugod ang ulan sa paghukom **ang 2nd month** ug **ika-17 nga adlaw sa ika-600 nga tuig**, nga maoy ika-17 sa Cheshvan sa tuig 1656 sa Hebreohanong Kalendaryo.

→ **Ang mga logo** (ang kasamtangang langit ug ang yuta) pagatipigan ug gitagana ngadto sa **kalayo** batok **ang adlaw**

**sa paghukom** ug kapildihan sa dili diosnon nga mga tawo. Posible nga ang timeline (o ang petsa) sa **umaabot nga mga paghukom sa Dios pinaagi sa rhema** (o ang kasuko sa Dios pinaagi sa **kalayo**) sa mga lumulupyo sa yuta mahimo

parallel **ang timeline sa baha ni Noe sa paghukom pinaagi sa mga logo** (o pinaagi sa **tubig**) nga nagsugod sa ika-2

bulan ug ika-17 nga adlaw sa ika-600 ka tuig.

- **Ang ordinal nga numero sa ika-600** nagtumong sa **ang adlaw sa paghukom sa Dios** determinado alang sa dili diosnon

mga tawo nga nagapuyo sa yuta, ug sila moagi **ang kasuko sa Dios**.

→ Niining paagiha, ang pag-abot sa **ang Anak sa Tawo** mahimong sama sa mga adlaw ni Noe ([Mat 24:37](#)).

([Pin 14:20](#) qihubad pag-usab)

- Ang numero **1,000** nagtumong sa **ang ubang mga birhen**, kinsa **ang mga pungpong sa paras sa yuta**,

adunay **ang mga logos** samtang naa sa yuta.<sup>711</sup>

<sup>711</sup>Tan-awa ang "[Pin 14:17-20](#) Ang mga pungpong sa paras sa yuta (Ang kasuko sa Diyos)."



alang sa yuta - Ang ordinal nga numero sa 600<sup>ika</sup> nagtumong sa ang adlaw sa paghukom sa Dios determinado mga lumulupyo nga moagi ang kasuko sa Dios.<sup>712</sup>

ingon sa mosunod: Thus, "Ang dugo nga migula gikan sa pug-anan sa bino mao 1,600 ka furlong" mahimong hubaron

yuta → "Ang ubang mga birhen(ang mga pungpong sa paras sa yuta)" kinsa adunay ang mga logosa (ang numero 1,000), mogula gikan sa Dakong Babilonya (Pin 18:4) sa wala pa silamgagisalibay ngadto sa dakung pug-anan sa vino sa kaligutgut sa Dios (Pin 14:19).

Dakong Babilonya"<sup>713</sup> - Apan kadtong mituman sa tingog gikan sa langit nga nag-ingon "Gumula kamo gikan sa wala makaambit sa iyang mga sala, ug sa ingon dili makadawat sa iyang mga hampak nga sa panahon sa kasuko sa Dios (ang numero 600 alang sa paghukom sa Dios), mao nga ilang mosulod sa 1,000 ka tuig sa yuta.

→ Busa, sila gitawag nga numero 1,600(1,000 + 600).

---

<sup>712</sup>Tan-awa ang "600 (Unom ka gatos)."

<sup>713</sup>Tan-awa ang "(Pin 18:4) Gumula kamo sa Babilonia nga bantuagan."

## Kapitulo 15

[\(Pin 15:1\)](#) Ang kasuko sa Diyos (Ang 7 ka kataposang hampak)

[Pin 15:1](#) Ug nakita ko ang lain nga ilhanan sa langit, daku ug kahibulongan, pito ka mga manolonda nga adunay pito ka katapusan nga mga hampak;  
kay diha kanila napuno (paghuman)<sup>G5055</sup> ang kasuko sa Dios.

☞ [Pin 15:1](#) TUnya si Juan nakakita ug laing ilhanan sa langit, daku ug kahibulongan:  
pito (7) ka anghel nga adunay pito (7) ka kataposang hampak, kay diha kanila **ang kasuko sa Dios**  
nahuman na.

- **Ang kasuko sa Dios**  
→ Ang 1st rapture harvest para sa 144,000 ([Pin 14:1-5](#)) ug ang 2nd rapture harvest para sa mga Santos nga Santos ([Pin 14:14-16](#)) nakompleto sa wala pa ibubo ang kasuko sa Dios.

[\(Pin 15:2\)](#) Mga mananaug nga nagbarog sa dagat nga bildo nga gisagol sa kalayo

[Pin 15:2](#) Ug nakita ko ang daw dagat nga bildo nga sinaktan ug kalayo.  
ug sila nga nakaangkon sa kadaugan (nadaug)<sup>G3528</sup> **ibabaw sa mananap**,  
ug ibabaw sa iyang larawan, ug ibabaw sa iyang marka, ug ibabaw sa gidaghanon sa iyang ngalan,  
**tindog sa dagat nga bildo, nga adunay mga alpa sa Dios.**

☞ [Pin 15:2](#) And naa koy nakita **sama sa**<sup>G5613</sup> **dagat nga bildo nagsagoluban sa kalayo**:  
ug sila nga nakadaug sa mananap nga mapintas, ug sa iyang larawan, sa iyang marka, ug sa numero sa iyang ngalan,  
**nagatindog sa ang dagat sa bildo**, nga adunay mga alpa sa **Dios**.

- **Tsiya nagdaug** (ang mga santos sa Dakong Kasakitan)  
→ Ang mga mananaog sa [Pin 15:2](#) nagtumong sa mga santos sa Dakong Kasakitan ([Pin 14:14-16](#)) kinsa gipatay  
gikan sa pagdumili sa pagdawat sa marka sa mananap.

- **Usa ka butang "sama sa" ang dagat sa bildo** **nagdilaab sa kalayo**  
→ Sumala sa [Pin 4:6](#), ang dagat nga bildo anaa sa atubangan sa trono sa Dios ug sa Kordero ([Pin 5:6](#)).  
- Apan tungod kay walay makasulod sa templo hangtod nga matuman ang 7 ka hampak ([Pin 15:8](#)),  
ang  
ang mga mananaug dili makabarog atubangan sa trono sa Diyos ug sa Kordero nianang higayona.

→ Timan-i nga **ang dagat sa bildo** gihulagway sa [Pin 15:2](#), maoy "usa ka butang **sama sa**" **dagat nga bildo gisagol sa kalayo**, ug **ang templo sa tabernakulo sa ang pagpamatuod sa langit** dili abli hangtod [Pin 15:5](#).

→ Busa, usa ka butang "**sama sa**" **ang dagat sa bildo gisagol sa kalayo** sa [Pin 15:2](#) mahimodili  
pareha  
**dagat sa bildo** nga anaa sa atubangan sa trono sa Dios ug sa Cordero sa [Pin 4:6](#).

- Unya unsa man?

→ Tungod kay ang mga santos sa Dakong Kasakitan maghulat sa Bukid sa Zion, aron makasulod sa Ginharian pagkahuman  
gipamatay sila ([Dan 12:12](#)), ang dagat nga morag "**ang dagat sa bildo gisagol sa kalayo**" buhaton sa kadaghanan

lagmit naa sa Mont Zion, diin ang maalamong mga ulay (ang 144,000) nagbarog uban usa ka Kordero (Pin 14:1).

(Pin 15:3-4) Ang awit ni Moises ug ang awit sa Kordero (Ang pagkamatarong sa Diyos nga walay balaod gipadayag)

Pin 15:3 Ug sila nanag-awit sa alawiton ni Moises nga alagad sa Dios, ug sa alawiton sa Cordero (arnion), <sup>G721</sup> nag-ingon, Dagku ug kahibulongan ang imong mga buhat, Ginoong Dios nga Labing Gamhanan; lang (matarong) <sup>G1342</sup> ug tinuod ang imong mga dalan, ikaw nga Hari sa mga santos. <sup>G40</sup>

Pin 15:4 Kinsa ang dili mahadlok kanimo, O Ginoong (kyrios), <sup>G2962</sup> ug himayaa ang imong ngalan? kay ikaw lamang ang balaan.

para sa tanang kanasoran <sup>G1484</sup> moanhi ug mosimba sa imong atubangan; alang sa imong mga paghukom (pagkamatarong) <sup>G1345</sup> gipadayag.

- ☞ Pin 15:3 Ug nanag-awit sila sa alawiton ni Moises, ang alagad sa Dios, ug sa alawiton ni ang Kordero (arnion), <sup>G721</sup> nag-ingon:  
“Nindotug kahibulongan ang imong mga buhat, Ginoong Dios nga Labing Gamhanan!  
Matarung nga ug tinuod ang imong mga dalan, Hari sa balaan nga mga santos.”
- ☞ Pin 15:4 Kinsa ang dili mahadlok kanimo, O Ginoong (kyrios), ug himayaa ang imong ngalan? Fo ikaw lamang ang balaan.  
Fo ang tanang mga nasud moanhi ug mosimba sa imong atubangan,  
Fo ang imong pagkamatarung napadayag.“

† Ang pagpadayag sa pagkamatarung sa Dios nga walay balaod

Rom 3:21 Apan karon ang pagkamatarung sa Dios nga walay kasuqoan qinapadayag,  
nga gisaksihan sa balaod ug sa mga propeta;

Rom 3:22 Bisan ang pagkamatarung sa Dios nga pinaagi sa pagtoo sa Jesukristo  
ngadto sa tanan ug sa tanan kanila nga mituo: kay walay kalainan:

Rom 3:23 Kay ang tanan nakasala, ug nakabsan sa himaya sa Dios;

Rom 3:24 Nga gipakamatarung nga gawason pinaagi sa iyang grasya pinaagi sa katubsanan nga anaa sa Kristo Jesus:

Rom 3:25 kinsa Dios naqtakda nga usa ka paqpassiq-uli pinaagi sa pagtuo diha sa iyang duqo,  
sa pagpahayag sa iyang pagkamatarong alang sa kapasayloan sa mga sala nga nanqaqi na,

pinaagi sa pagkamapailubon sa Dios;

Rom 3:26 Sa pagpahayag, ako nagaingon, niining panahona sa iyang pagkamatarung: aron siya mahimong matarung (matarung), <sup>G1342</sup>

ug ang tiapakamatarong (ihatag ang matarong) <sup>G1344</sup> kaniya nga naqatoo diha Hesus.

→ Giphayag ni Pablo nga ang tanang magtotoo kang Kristo Jesus gipakamatarung, ug ang bisan kinsa nga anaa kang Kristo bag-o na nga binuhat, busa ang daan nga mga butang (mga sala) sa mga magtotoo nawala na (2Co 5:17) ug sila gihimo 'matarung nga,' nga walay bayad nga gihatag pinaagi sa walay kondisyon nga gugma sa Diyos. Gihulagway ni Pablo ang “grasya (χάρις)” sa Diyos” (Rom 3:24) ingon nga buhat nga dili gayud mahimo sa katawhan.

(Pin 15:5) Ang pag-abli sa Ang templo sa tabernakulo sa pagpamatuod didto sa langit

Pin 15:5 Ug sa tapus niana ako mitan-aw, ug, ania karon, ang templo sa tabernakulo sa testimonya (ang saksi) <sup>G3142</sup> sa langit nabuksan:

- ☞ Pin 15:5 Ug human niining mga butanga ako mitan-aw, ug tan-awa, ang templo sa tabernakulo sa ang pagpamatuod sa langit giablihan.

→Ang templo sa tabernakulo sa pagpamatuod sa langit mao ang Balaan sa Labing Balaan.<sup>714</sup>

([Pin 15:6](#)) Ang 7 ka hampak

[Pin 15:6](#) Ug ang pito ka mga manolonda migula sa templo, nga adunay pito ka mga hampak, sinul-oban sa putli ug puti (sanag)<sup>G2986</sup>lino, ug ang ilang mga dughan gibaksan ug mga bakos nga bulawan.

☞ [Pin 15:6](#) Ug ang pito (7) ka mga manolonda nga adunay pito (7) ka mga hampak migula sa templo, sinul-oban sa lunsay nga masilaw nga lino, ug gibaksan ang ilang mga dughan ug mga bakos nga bulawan.

→Ang 7 ka anghel nga adunay 7 ka hampak manggula sa templo ni [Dios](#).<sup>715</sup>

([Pin 15:7](#)) Ang 7 ka bulawan nga panaksan (puno sa kasuko sa Dios)

[Pin 15:7](#) Ug usa sa upat ka mananap (buhi nga mga binuhat)<sup>G2226</sup> naghatag sa pito ka anghel ug pito ka panaksan nga bulawan nga puno sa kapungot sa Dios, nga buhi hangtod sa kahangtoran.

☞ [Pin 15:7](#) Tang usa sa upat (4) ka buhing binuhat mihatag ang pito (7) ka anghel pito (7) gdaan nga mga panaksan puno sa ang kasuko sa Dios nga buhi hangtod sa kahangtoran.

→Ang 7 ka anghel gihatagan ug 7 ka panaksan nga bulawan nga puno sa ang kasuko sa Dios.

([Pin 15:8](#)) Walay makasulod sa templo (hangtod ang 7 ka hampak sa 7 ka anghel mahuman)

[Pin 15:8](#) Ug ang templo napuno sa aso gikan sa himaya sa Dios, ug gikan sa iyang gahum; ug walay tawo nga makahimo sa pagsulod sa templo, hangtud nga ang pito ka mga hampak sa pito ka mga manolonda nangatuman.<sup>G5055</sup>

☞ [Pin 15:8](#) Ug ang templo napuno sa aso gikan sa ang himaya sa Dios ug gikan sa iyang gahum.  
No ang usa nakasulod sa templo hangtod nga natapos ang pito (7) ka hampak sa pito (7) ka anghel.

→Hangtud nga matuman ang 7 ka hampak, walay usa nga makasulod sa templo sa Dios (nga napuno sa himaya sa

Ang Dios ug ang Iyang Gahum, Pin 15:5) sa langit.<sup>716</sup>

---

<sup>714</sup>Tan-awa ang "([Pin 21:16](#)) Paagsukod sa Balaan nga Jerusalem (Ang Balaan sa Labing Balaan sa tabernakulo sa Dios)."

<sup>715</sup>Tan-awa ang "[Figure 21-f] Ang Tabernakulo sa Dios."

<sup>716</sup>Tan-awa ang "[Figure 21-2] Ang bag-ong tabernakulo sa langit ug ang templo sa Dios."

## Kapitulo 16

(Pin 16:1) Ang 7 ka panaksan sa kapungot sa Diyos (Ang ika-3 nga utang)

**Pin 16:1** Ug nadungog ko ang usa ka dakung tingog gikan sa templo nga nagaingon sa pito ka mga manolonda, Lakaw kamo, ug ibubo ang mga panaksan sa kaligutgut sa Dios sa yuta (sa yuta).<sup>G1093</sup>

- ☞ **Pin 16:1** Unya nadungog ko ang usa ka dakung tingog gikan sa templo nga nagaingon ngadto sa pito (7) ka manolonda,  
“Lakaw kamo, ug ibubo ang mga panaksan sa **ang kasuko sa Dios** sa yuta.

(Pin 16:2) Ang 1st vial (sa yuta): usa ka daotan ug grabe nga samad

**Pin 16:2** Ug ang nahauna miadto, ug giyabo niya ang iyang panaksan sa ibabaw sa yuta (sa yuta);<sup>G1093</sup> ug dihay nahulog nga sabaan (daotan),<sup>G2556</sup> ug grabe (daotan)<sup>G4190</sup> sakit sa mga tawo nga adunay marka sa mapintas nga mananap, ug sa ibabaw kanila nga nagsimba sa iyang larawan.

- ☞ **Pin 16:2** Busa ang nahauna (anghel) miadto ug gibubo ang iyang panaksan **ang yuta**, ug **usa ka daotan ug grabe nga samad** misulong sa mga tawo nga adunay marka sa mananap ug kadtong nagsimba sa iyang larawan.

→ **Ang 1st vial** sa yuta (usa ka daotan ug grabe nga samad): Ang paghukom alang sa mga tawo nga nakadawat sa marka sa mananap ug misimba sa iyang larawan.

(Pin 16:3) Ang ika-2 nga panaksan (sa dagat): ang matag buhing kalag nangamatay

**Pin 16:3** Ug giyabo sa ikaduhang manolonda ang iyang panaksan sa ibabaw sa dagat; ug kini nahimong ingon sa dugo sa usa ka patay nga tawo: ug sa tanang buhi<sup>G2198</sup> kalag namatay sa dagat.

- ☞ **Pin 16:3** Ug giyabo sa ikaduhang manolonda ang iyang panaksan sa ibabaw sa dagat, ug kini nahimong dugo nga daw dugo sa usa ka patay, ug matag **buhi nga kalag** sa **ang dagat** namatay.

→ **Ang 2nd vial** sa dagat: Ang dagat nahimong sama sa dugo ug sa matag **buhi nga kalag** namatay.

- **Ang buhi nga kalag**: Ang yuta sa **tsiya** ang unang tawo nga si Adan, WHOgihimo **abuhi nga kalag** pinaagi sa **ang GINOONG Dios**, gitunglo ni **ang GINOONG Dios** pagkahuman sa lalaki<sup>H120</sup> mikaon sa bunga nga gisugo sa Dios nga dili kan-on (**Gen 2:8**). Sila pagahukmansukadilang gitipigan ang ilang kinabuhi sa ilang kaugalingong yutan-ong yuta, dili sa unod sa **ang Anak sa tawo**.<sup>717</sup>

(Pin 16:4-7) Ang ika-3 nga panaksan (sa suba ug mga tuburan sa tubig): nahimong dugo

**Pin 16:4** Ug giyabo sa ikatolo ka manolonda ang iyang panaksan didto sa mga suba ug sa mga tuburan sa mga tubig; ug sila nahimong dugo.

**Pin 16:5** Ug nadungog ko ang manolonda sa mga tubig nga nagaingon: Matarung ikaw, Oh Ginoo, nga mao ang, ug ang kaniadto, ug ang mamahimo (balaan, nga mao ang karon ug ang kaniadto ug ang mianhi),<sup>G3741G3801</sup>

kay nakahukom ka sa ingon niini (niining mga butanga).<sup>G5023</sup>

**Pin 16:6** Kay giula nila ang dugo sa mga santos ug sa mga propeta, ug gihatagan mo sila ug dugo aron mainom; kay sila takus (ganti).<sup>G514</sup>

<sup>717</sup>Tan-awa ang “[Figure 13-b]” gikan sa Video 3. “Unsa ang gusok sa usa ka tawo?” [www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/).

[Pin 16:7](#) Ug nadungog ko ang lain gikan sa halaran nga nagaingon: Oo, Ginoong Dios nga Makagagahum sa ngatanan, matuod ug matarung ang imong mga paghukom.

☞ [Pin 16:4](#) Unya giyabo sa ikatulong anghel ang iyang panaksan diha sa mga suba ug sa mga tuboran sa tubig, ug kini nahimong dugo.

☞ [Pin 16:5](#) Ug nadungog ni Juan ang anghel sa mga tubig nga nag-ingon:

Ikaw na [matarung nga, Ginoong](#) (kyrios), <sup>G2962</sup>

[Ang Balaan](#), nga mao karon ug kinsa kaniadto, ug mianhi, tungod kay gihukman mo kining mga butanga.

☞ [Pin 16:6](#) Kay sila giula [ang dugo sa balaang mga santos ug mga propeta](#),

Ug gipainum mo sila ug dugo nga maoy ilang balus.

☞ [Pin 16:7](#) Ug nadungog ni Juan ang lain gikan sa halaran nga mitubag,

"Bisan pa, [Ginoong Dios nga Labing Gamhanan](#), matuod ug matarong ang imong mga hukom."

→ Ang paghukom sa [Ginoong Dios nga Labing Gamhanan](#)

[-Ang ika-3 nga vial: Ang suba ug mga tuburan sa tubig nahimong dugo, nga mao ang ganti alang niadtong kinsa](#)

[giula ang dugo sa mga balaan ug mga propeta.](#)

[\(Pin 16:8-9\)](#) [Ang ika-upat nga panaksan \(sa adlaw\): nasunog nga mga tawo sa kalayo](#)

[Pin 16:8](#) Ug giyabo sa ikaupat nga manolonda ang iyang yahong sa ibabaw sa adlaw; ug gihatag kaniya ang gahum sa pagsunog sa mga tawo pinaagi sa (sa) <sup>G1722</sup> [kalayo](#).

[Pin 16:9](#) Ug mga lalaki <sup>G444</sup> nasunog sa hilabihang kainit, ug nagpasipala sa ngalan sa Dios, nga adunay gahum (awtoridad) <sup>G1849</sup> tungod niini nga mga hampak: ug sila wala maghinulsol sa paghatag kaniya ug himaya.

☞ [Pin 16:8](#) Ug gibubo sa ika-upat nga anghel ang iyang panaksan [ang adlaw](#), hinungdan niini sa [mga lalaki nga makapaso](#) <sup>G444</sup> [sa kalayo](#).

☞ [Pin 16:9](#) Ug ang mga tawo nasunog sa hilabihang kainit, ug ilang gipasipalahan ang ngalan ni [Dios](#) kinsa may awtoridad ibabaw niini nga mga hampak; ug sila wala maghinulsol ug mihatag Kaniya sa himaya.

→ [Ang ika-4 nga vial: Ang adlaw nagasunog sa mga tawo sa kalayo sa hilabihang kainit, apan sila nagpasipala sa ngalan sa Dios ug wala maghinulsol o maghatag ug himaya sa Dios, nga adunay pagbulot-an niining mga hampak.](#)

[\(Pin 16:10-11\)](#) [Ang ika-5 nga panaksan \(sa trono sa mapintas nga mananap\): Ang gingharian \(sa Usa ka Kalibutan\) napuno sa kangitngit](#)

[Pin 16:10](#) Ug giyabo sa ikalimang anghel ang iyang panaksan sa ibabaw sa lingkoranan (ang trono) <sup>G2362</sup> [sa mananap](#); ug ang iyang gingharian napuno sa kangitngit; ug ilang gipakirot ang ilang mga dila tungod sa kasakit,

[Pin 16:11](#) Ug gipasipalahan ang Dios sa langit tungod sa ilang mga kasakit ug sa ilang mga samad, ug wala maghinulsol sa ilang mga buhat (mga buhat). <sup>G2041</sup>

☞ [Pin 16:10](#) Unya gibubo sa ikalima nga anghel ang iyang panaksan sa trono sa (1st) mapintas nga mananap, ug ang iyang gingharian napuno sa kangitngit; ug ilang gipanganga ang ilang mga dila tungod sa kasakit.

☞ [Pin 16:11](#) Nagpasipala sila [ang Dios sa langit](#) tungod sa ilang mga kasakit ug sa ilang mga samad, ug wala maghinulsol sa ilang mga buhat.

→ [Ang ika-5 nga vial: Ang trono sa unang mananap ug ang iyang gingharian napuno sa kangitngit. Imbes nga naghinulsol sa ilang mga buhat, sila nagpasipala sa Dios sa langit tungod sa kasakit ug samad.](#)

- † **Ang trono sa 1st nga mananapmao ang One World Government (Pin 18:1-2) diinang Anti-Kristo** ipataas ang iyang kaugalingon.

(Pin 16:12-14) **Ang ikaunom nga panaksan (sa dakong suba sa Euprates): Nahubas ang tubig ug 3 ka mahugawng espiritu**

**Pin 16:12** Ug giyabo sa ikaunom nga manolonda ang iyang panaksan didto sa dakung suba sa Eufrates; ug ang tubig niini namala, nga ang dalan sa mga hari sa silangan (ang silangan nga adlaw)<sup>G395G2246</sup> mahimong andam.

- ☞ **Pin 16:12** Unya giyabo sa ikaunom nga anghel ang iyang panaksan didto sa dakong suba sa Eufrates, ug nahubsan ang tubig niini. aron ang paagi sa **ang mga harigikan sa pagsubang sa adlaw gikan sa sidlakan** mahimong andam.

- **Ang dakong suba sa Eufrates namala**

- **Ang ika-6 nga vial:** Ang tubig sa dakong suba sa Eufrates nahubas.

- **Ang isda sa hugaw nga tubig (dawata ang dili balaan nga Espiritu)<sup>718</sup>**

- Ang mga isda sa mga suba ni Paraon nga hari sa Ehipto nagtumong niadtong naglansang sa krus **Kristo** ug dili gayud

- naghinulsol (Pin 11:8)**, aron sila manganak ug daghang mga baki (**Exodo 8:3**) o “mahugaw nga mga espiritu.”

- Ang tanang isda sa suba ni Paraon itambog ngadto sa walay kataposang linaw nga kalayo.

- Ang ika-6 nga panaksan nga igabubo sa dakong suba sa Euprates lagmit nalangkit sa paagi nga ang **gilamoy sa yuta ang baha nga gibubo sa baba sa dragon sa Pin 12:15**, nga nakapasuko ang dragon sa babayeug makiggubat uban sa salin sa iyang binhi (**Pin 12:17**).

### 3 Mahugaw nga mga espiritu sama sa mga latigo

**Pin 16:13** Ug nakita ko ang tulo ka mahugawng espiritu sama sa mga baki nga nanggula sa baba sa dragon, ug gikan sa baba sa mananap nga mapintas, ug gikan sa baba sa mini nga manalagna.

**Pin 16:14** Kay sila mga espiritu sa mga yawa, <sup>G1142</sup> pagbuhat og mga milagro (mga timailhan), <sup>G4592</sup> nga moadto sa mga hari sa yuta (yuta) <sup>G1093</sup> ug sa tibuok kalibutan, sa pagtigom kanila sa gubat (gubat) <sup>G4171</sup> nianang dakong adlaw sa Diyos nga Labing Gamhanan.

- ☞ **Pin 16:13** Ug ako (Juan) nakakita ug tulo (3) ka mahugawng espiritu sama sa mga latigo nga nanggula sa baba sa dragon, ug gikan sa baba sa mananap nga mapintas, ug gikan sa baba sa mini nga manalagna.

- ☞ **Pin 16:14** Kay sila mga espiritu sa mga yawa, nga nagabuhat ug mga ilhanan, nga moadto sa mga hari sa yuta ug sa tibuok kalibutan, sa pagtigom kanila sa gubat sa dakong adlaw sa **Dios nga Labing Gamhanan**.

- **3 mahugaw nga mga espiritu (ang mga espiritu sa mga yawa):**

- Ang mga espiritu sa mga yawa nanggula gikan sa baba sa

- ang dragon (nga naghatag sa iyang gahum, sa iyang trono, ug sa dakung pagbulot-an ngadto sa

- nahaunang mananap),

- ang mananap (Usa ka Kalibotan nga Gobyerno sa 1st nga mananap), ug

- ang mini nga propeta (sa ika-2 nga mananap).

<sup>718</sup>Nakuha gikan sa "(**Pin 6:7-8**) *Ang pag-abli sa ika-4 nga selyo (usa ka berdena kabayo: Kamatayon & Impiyerno)*."



- **Ang mini nga propeta** sa (ika-2) nga mananap (lagmit si Haring Charles III, o Charles Philip Arthur **George**)<sup>719</sup> nagdala sa Simbahang Romano Katoliko” (**ANG INAHAN SA MGA BIGAON UG MGA**

#### **DULAWANAN SA**

**ANG YUTA**, **Pin 17:5**) nga **ang Santo Papa** (ang dakong bigaon, **Pin 17:1**) ang ulo.

- Gihatag nga ang ikaduhang mananap moadto sa kapildihan (**Pin 17:11**) ug “ang anak sa kapildihan (**2Te 2:3**) mao ang

**Bakak nga Propeta (Pin 19:20)**, “ang tawo” nga nagdala sa ikaduhang mapintas nga mananap (ang tawo sa mapintas nga mananap), taas kaayo lagmit mao si Haring Charles III nga gikoronahan niadtong Mayo 6, 2023.<sup>720</sup>

→ Nagbuhat silag mga ilhanan ug nangadto sa mga hari sa yuta ug sa tibuk kalibotan aron tigomon

**ang gubat** (Armageddon, **Pin 16:16**) nianang dakong adlaw sa **Dios nga Labing Gamhanan**.

- **Ang dakong adlaw sa Diyos nga Labing Gamhanan**, o **Armagedon** (**Pin 16:16**), magsugod pagkahuman **ang ika-6 nga vial** gibubo.

(**Pin 16:15**) **Ang Ginoo ug Manluluwas** nga si **Jesukristo** moabut sama sa usa ka kawatan

**Pin 16:15** tan-awa, **mianhi ako ingon sa usa ka kawatan**. Bulahan siya nga nagatukaw, ug nagabantay sa iyang mga bisti,<sup>G2440</sup>

tingali unya nga siya maglakaw nga hubo, ug sila makakita sa iyang kaulawan.

- ☞ **Pin 16:15** Tan-awa, ako (**Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo**) moanhi ako ingon sa usa ka kawatan. Bulahan siya nga nagatukaw, ug gitipigan ang iyang mga bisti (usa ka bisti nga gitulosob sa dugo = **ang mga logos** sa **Ginoo**, **Pin 19:13**), tingali unya siya molakaw nga ginganlan ug sila makakita sa iyang kaulawan. → **Hesus** nagsangkap sa iyang mga disipulo sa pagbuntog sa dautan pinaagi sa pagsul-ob kanila sa limpyo nga puti nga bisti o **ang mga logo sa Dios**, aron ang mga ngalan sa mga mamumuo diha sa ebanghelyo (o katawhan sa Diyos nga Israel) maanaa sa basahon sa kinabuhi ug barog sa balaang yuta atubangan sa Diyos.<sup>721</sup>
- Busa, tipigi ang imong bisti hangtod sa pag-abot sa **ang Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo**.

#### <Ang adlaw sa Ginoo>

- **1 ka adlaw uban sa Ginoo** = **usa ka 1,000 ka tuig** (1,000 mga tuig = 1 ka adlaw)

**2Pe 3:8** Apan, mga hinigugma, ayaw kamo pagkaignorante niining usa ka butang, kanang usa (**1**) **adlaw** uban sa **ang Ginoo**<sup>G2962</sup> ingon usa ka libo (**1,000**) **mga tuig**, ug usa ka libo (**1,000**) mga tuig isip usa (**1**) **adlaw**.

- “Ayaw ignorante niana **1 ka adlaw sa ang Ginoo** ingon **usa ka 1,000 ka tuig**, ug **usa ka 1,000 ka tuig** ingon **1 ka adlaw**. Bisan tuod ang ubang mga lalaki naghunahuna niana **ang Ginoo** nagtuman sa iyang saad, **ang Ginoo** taas nga pag-antus alang kanato-ward ug gusto nga ang tanan moabut sa paghinulsol ug dili malaglag. Apan **ang adlaw sa Ginoo** moabut sama sa **kawatan** (**Pin 16:15**) sa kagabhion, diin ang mga langit mahanaw uban ang dakung dinaquok, ug ang mga batakan matunaw sa hilabihang kainit; ang yuta ug ang mga buhat nga ania niini masunog” (**2Pe 3:8-10**).<sup>722</sup>

<sup>719</sup>Tan-awa ang "(**Pin 17:3-6**) **MISTERYO, BABILONIA NGA DAKO, ANG INAHAN SA MGA BIGAON UG MGA DULAWANAN SA YUTA**."

<sup>720</sup>Tan-awa ang "<The 3 Harvests & The 4 Watches>" gikan sa [Figure 10-2].

<sup>721</sup>Nakuha gikan sa **Pin 2:7**.

<sup>722</sup>Video 44. "(The logos & the rhema) Sa kataposang mga adlaw (2 Pedro 3) 1/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

→ Hangtod sa 7 ka hampak sa mga panaksan sa **ang kasuko sa Dios nahuman sa yuta**, walay usa nga makahimo  
pagsulod sa templo sa Dios (napuno sa himaya sa Dios ug sa Iyang gahum, [Pin 15:5](#)) sa langit ([Pin 15:8](#)).<sup>723</sup>

- Apan usa ka nasod sa tanang katawhan sa Diyos (ang mga patay sa **Kristo, ang 144,000, and ang mga santos sa Dakong Kasakitan**)  
pagabayawon ug mopirma sa "Alleluia" sa langit, hangtud **ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan** naghari.

- Sa **ang ubang mga birhen** kinsa mosulod sa 1,000 ka tuig sa yuta: **1 ka adlaw mahimong usa ka 1,000 ka tuig**.<sup>724</sup>
- To **ang maalamon & buang nga mga birhen** nga maghari uban ni Kristo sulod sa 1,000 ka tuig sa langit: **usa ka 1,000 ka tuig mahimong 1 ka adlaw**.

<[Ang 2nd rapture sa 3rd watch](#)> [Ang pag-abot sa Ginoong Jesu-Kristo](#)>

- **Ang adlaw sa Ginoo** nagtumong sa pagbalik sa Ginoo sa ika-3 nga pagbantay, o sa pag-abot sa **ang Ginoong Jesu-Kristo**.  
→ Sa tingog sa **ang katapusan nga trumpeta**, ang madunot nga lawas magsul-ob sa dili madunot ug ang mamalasyon isul-ob sa pagkadili-mamalasyon, aron ang mga patay mabanhaw. **dili madunot**, ug kita mausab sa usa ka pagpamilok sa mata ([1Co 15:52-54](#)).<sup>725</sup>

<[Ang adlaw sa atong Ginoong Jesu-Kristo](#)>

- Sa diha nga ang Balaan nga mga santos gikan sa tubig (**ang mga logo**), **ang espiritu sa Ginoo** kuhaon ang lawas (ang tabernakulo) sa Balaan nga mga santos (Philip) pinaagi sa kusog, aron ang iyang daotan nga lawas mahimong "maporma sama sa **mahimayaong lawassa "ang Manluluwas, ang Ginoong Jesu-Kristo (Fl 3:20-21)**," kinsa **ang Kordero**.<sup>726</sup>  
→ Sumala sa buhat diin siya makahimo bisan sa pagbuntog sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon ([Fl 3:21](#)), ug kadtong **sa unod (ang eunuko)** makakita kanila (kansang mga lawas giumol ngadto sa mahimayaong lawas) wala na ([Binuhatan 8:39](#))  
ingon **ang Ginoong Jesu-Kristo** nagpakita ([2Pe 1:14](#)).<sup>727</sup>

[1Co 1:5](#) Nga sa tanang butang kamo gipadato niya, sa tanang sinultihan, ug sa tanang kahibalo;

[1Co 1:6](#) Bisan ingon sa pagpamatuod sa **Kristo** gipamatud-an diha kanimo:

[1Co 1:7](#) Sa pagkaagi nga kamo wala magkulang sa gasa; naghulat sa pag-abot sa atong **Ginoong**

**Jesukristo**:

[1Co 1:8](#) Kinsa usab ang magapalig-on kanimo hangtud sa katapusan,

aron kamo mahimong walay ikasaway sa adlaw sa among **Ginoong Jesukristo**.

[1Co 1:9](#) **Dios** mao ang **matinud-anon**, nga pinaagi kaniya gitawag kamo ngadto sa pakig-ambitay sa iyang Anak **Jesukristo** amua **Ginoo**.

- Gipadato ka sa **Jesukristo** sa tanang butang, sa tanang pulong, ug sa tanang kahibalo, nga mao ang pagpamatuod sa **Kristo** gikumpirma diha kanimo. Sa ingon, kinahanglan kang magbaton ug pagtuo ug higugmaon ang balaang mga santos **ang Ginoong Jesus**, kay nahibalo nga kinahanglan nimong biyaan ang

<sup>723</sup>Tan-awa ang "[\(Pin 19:1-2\) Ang 1st Aleluya \(Pagdayeg: usa ka dakong panon sa langit\)](#)."

<sup>724</sup>Tan-awa ang "[\(Pin 20:2-3\) Ang dragon \(daan nga halas, ang Yawa, Satanas\): Gitimbrehan ngadto sa kahiladman nga gahong sulod sa 1,000 ka tuig](#)."

<sup>725</sup>Nakuha gikan sa "[\(Pin 11:14\) Ang katapusan sa ika-2 nga kaalaotan \(Ang misteryo sa Dios natuman sa diha nga ang ika-7 nga trumpeta hapit na motingog\)](#)."

<sup>726</sup>Tan-awa ang "Ang Ginoo nga Labing Gamhanan, [Pin 1:8](#) & Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan, [Pin 4:8](#)".

<sup>727</sup>Video 33. "Iapil ang imong kaugalingon niini nga Karwahe." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thyself-to-this-chariot/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thyself-to-this-chariot/).

imong tabernakulo, sama sa atoa **Ginoong Jesukristo** nagpakita kanato. Niining paagiha dili ka mabiyaan sa bisan unsang regalo samtang naghulat sa pag-abot sa among **Ginoong Jesukristo**, ug walay ikasaway sa adlaw sa atong **Ginoong Jesukristo**.<sup>728</sup>

**(Pin 16:16)** Ang pagsugod sa Armagedon (Ang gubat sa dakong adlaw sa Diyos nga Labing Gamhanan)


**Pin 16:16** Ug iyang gitigom sila sa usa ka dapit nga gitawag sa Hebreohanong pinulongan nga Armagedon.<sup>G717</sup>

**Pin 16:16** Ug nanagkatigum sila sa dapit nga gitawag sa pinulongang Hebreohanon, **Armagedon**.

- **Armagedon**: Ang etimolohiya sa Armageddon (Strong's **G717**) gikan sa Strong's **H2022**, buot ipasabot bukid, ug gikan sa Strong **H4023**, nga nagkahulogang Megiddo o Megidon (dapit sa mga panon sa katawhan).

→ Busa, **Armagedon** nagpasabut nga "**ang bukid sa Megiddo**."  
 (Ang Megiddo o Megidon maoy karaang siyudad sa Canaan nga giasayn kang Manases ug nahimutang sa habagatang utlanan sa patag sa Esdraelon gikan sa Bukid sa Carmel ug gikan sa Nasaret.)<sup>729</sup>

\* Nakuha gikan sa "[3] 70 ka semana ni Daniel"



**(Pin 16:17-18)** Ang ika-7 nga panaksan (ngadto sa kahanginan): Nahuman na (Usa ka kusog ug dakong linog sa yuta)

**Pin 16:17** Ug giyabo sa ikapitong manolonda ang iyang panaksan ngadto sa hangin; ug dihay miabut nga usa ka dakung tingog gikan sa templo sa langit, gikan sa trono, nga nagaingon: **Nahuman na**.

**Pin 16:18** Ug dihay mga tingog, ug mga dalogdog, ug mga kilat; ug dihay usa ka dakung linog, dili ingon niana sukad pa sa mga tawo <sup>G444</sup> diha sa yuta (sa yuta), <sup>G1093</sup> kusog kaayo nga linog, ug dako kaayo.

**Pin 16:17** Ug unya ang ikapito (7) nga manolonda miyabo sa iyang panaksan ngadto sa hangin, ug gikan sa templo sa langit migula ang usa ka dakung tingog gikan sa trono, nga nagaingon, **Nahuman na!**

**Pin 16:18** Ug dihay mga tingog, ug mga dalogdog ug mga kilat; ug dihay usa ka dakung linog, usa ka kusog ug dako nga linog nga wala pa sukad mahitabo sukad sa mga tawo <sup>G444</sup> diha sa yuta.

- **Akonahuman na t**

<sup>728</sup>Video 45. "6. Pag-ula." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/).

<sup>729</sup>"H4023 - m'g'idōn - Strong's Hebrew Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access niadtong Abr 20, 2023.

[www.blueletterbible.org/lexicon/h4023/kjv/wlc/0-1/](http://www.blueletterbible.org/lexicon/h4023/kjv/wlc/0-1/)

na.” → Ang ika-7 nga vial(sa hangin): Usa ka dakung tingog gikan sa templo sa langit nag-ingon, “Nahuman”

- Usa ka kusog ug dako nga linog sa yuta

(Pin 16:19-21) Ang dakong siyudad sa Babilonia nabahin sa 3 ka bahin (Ang kopa sa bino sa kabangis sa kapungot sa Diyos)

Pin 16:19 Ug ang dakung ciudad nabahin ngadto sa tulo ka bahin, ug ang mga ciudad sa mga nasud<sup>G1484</sup> nahulog:

ug ang dakung Babilonia nahinumdom sa atubangan sa Dios,  
sa paghatag kaniya sa kopa sa vino sa kabangis<sup>G2372</sup> sa iyang kasuko.<sup>G3709</sup>

Pin 16:20 Ug matag isla<sup>G3520</sup> nangalagiw, ug ang kabukiran wala hikaplagi.

Pin 16:21 Ug dihay nahulog sa mga tawo<sup>G444</sup> usa ka dakung ulan nga yelo gikan sa langit,  
*matag batomahitungod* sa gibug-aton sa usa ka talento (talantaios):<sup>G5006</sup>

ug gipasipalahan sa mga tawo ang Dios tungod sa hampak sa ulan-nga-yelo; kay ang hampak niini hilabihan ka daku.

☞ Pin 16:19 Ug ang dakung siyudad (Babilonia) nabahin sa tulo (3) ka bahin, ug ang mga siyudad sa mga nasod nangapukan.

Ug ang dakung Babilonia nahinumduman kaniadto Dios,  
sa paghatag kaniya sa kopa sa vino sa iyang kabangis kasuko.

☞ Pin 16:20 Ug ang tagsatagsa ka pulo nangalagiw, ug ang kabukiran wala hikaplagi.

☞ Pin 16:21 Ug daghang ulan-nga-yelo, ang matag usa katimbang usa ka talento, nahulog gikan sa langit ngadto sa mga tawo,

ug sila nagpasipala Dios tungod sa hampak sa ulan-nga-yelo sukad niadtong hampak hilabihan ka daku.

→ Ang dakong siyudad sa Babilonia: Gibahin sa 3 ka bahin (ang kopa sa bino sa kabangis sa kapungot sa Dios).

- Ang isla mikalagiw

- Ang mga bukid wala na makit-an

- Usa ka dakung ulan sa yelo (usa ka talento ang gibug-aton) gikan sa langit nahulog sa ibabaw sa mga tawo, ug sila nagpasipala sa Dios tungod sa ang hampak sa ulan-nga-yelo hilabihan ka daku.

† Tsiya GINOO makig-away batok sa Hentil nga mga nasud sa adlaw sa gubat (Armageddon), nga nagpasabot nga ang adlaw sa Ginoo nagtumong sa adlaw sa dihang ang mga tiil sa GINOO mobarog sa Bukid sa mga Olibo ug ang GINOONG Diyos (Ginoong Jesu-Kristo) moabot uban sa tanan Niyang mga santos (Zac 14:1-5).

- [Hulagway 16-a] **Ang 7 ka mga selyo**

|                  | Ang pagbukas sa ang 7 silyo                                  | Kabayo             | Tgiablihan niya ang 7 ka mga selyo  |
|------------------|--|--------------------|---|
| 1 <sup>st</sup>  | ( <a href="#">Pin 6:1-2</a> )                                | Usa ka puti kabayo | Ang anghel sa Ginoo, nga nagsakay sa puti nga kabayo nga may pana, gihatagan ug korona aron madaog (>> Ang 1st rapture harvest sa 144,000, ang 2nd watch, <a href="#">Pin 7:9-17</a> ).                                 |
| 2 <sup>nd</sup>  | ( <a href="#">Pin 6:3-4</a> )                                | Usa ka pula kabayo | Ang anghel sa Ginoo, nga nagsakay sa pula nga kabayo, gihatagan ug dakong espada (ang rhema sa Diyos).  |
| 3 <sup>rd</sup>  | ( <a href="#">Pin 6:5-6</a> )                                | Aitom kabayo       | Ang anghel sa Ginoo, nga nagsakay sa itom nga kabayo, adunay yugo sa Iyang kamot sa pagsukod sa mga matarong batok sa mga dili matarong.  |
| 4 <sup>ika</sup> | ( <a href="#">Pin 6:7-8</a> )                                | Aberde kabayo      | Ang ngalan sa anghel nga "Kamatayon" gihatagan ug awtoridad sa ikaupat nga bahin (1/4) sa yuta (Kamatayon ug Impiyerno).  |
| 5 <sup>ika</sup> | ( <a href="#">Pin 6:9-11</a> )                               |                    | Ang gipamatay nga mga kalag sa mga saksi sa mga logo sa Dios nga anaa sa ilalum sa halaran nagtuaw ngadto sa Ginoong Jesu-Kristo. Ang ika-5 nga selyo moabut sa wala pa ang ikaduhang timaan sa katapusan sa kalibutan. |
| 6 <sup>ika</sup> | ( <a href="#">Pin 6:12-17</a> , <a href="#">Pin 7:1-17</a> ) |                    | Ang pag-abli sa ika-6 nga selyo ( <b>Usa ka dakung adlaw sa kaligutgut sa Cordero</b> ).  |
| 7 <sup>ika</sup> | ( <a href="#">Pin 8:1-11:19</a> )                            |                    | Ang 7 ka anghel ubanang <b>7 trumpeta</b> sa tingog: <b>ang kasuko sa Ginoong Dios nga Labing Gamhanan</b> moabut.  |

- [Hulagway 16-b] **7 Trumpeta**

|                  | 7 Ang mga anghel mipatingog sa trumpeta   | 7 trumpeta (Ang pag-abli sa ika-7 nga selyo)   |
|------------------|---|--|
|                  | ( <a href="#">Pin 8:1-5</a> )   | Ang 7 ka anghel sa atubangan sa Dios gihatagan ug 7 ka trumpeta  |
|                  | ( <a href="#">Pin 8:6</a> )   | Ang 7 ka anghel nga may 7 ka trumpeta nangandam sa pagpatingog   |
| 1 <sup>st</sup>  | 1 <sup>st</sup> gipatingog ang trumpeta ( <a href="#">Pin 8:7</a> )                               | Ang ulan nga yelo ug kalayo nga gisagol sa dugo gisalibay sa yuta. <b>1/3</b> sa mga kahoy nangasunog, ingon man ang tanang lunhaw nga balili.   |
| 2 <sup>nd</sup>  | 2 <sup>nd</sup> gipatingog ang trumpeta ( <a href="#">Pin 8:8-9</a> )                             | Usa ka sama sa usa ka dakung bukid nga nagdilaab sa kalayo, gitambog ngadto sa dagat. <b>1/3</b> sa dagat nahimong dugo, nangamatay ang mga binuhat sa dagat, ug nangaguba ang mga barko.  |
| 3 <sup>rd</sup>  | 3 <sup>rd</sup> gipatingog ang trumpeta ( <a href="#">Pin 8:10-11</a> )                           | Usa ka dakong bituon gikan sa langit, nagdilaab sama sa usa ka lampara (Wormwood), fell sa <b>1/3</b> sa mga subaug ang mga tuburan sa tubig.  |
| 4 <sup>ika</sup> | 4 <sup>ika</sup> gipatingog ang trumpeta ( <a href="#">Pin 8:12-13</a> )                          | <b>1/3</b> sa adlaw, sa bulan, ug sa mga bitoon gingitngitan. <b>1/3</b> saang adlaw wala modan-ag, ug ang gabii usab.   |
| 5 <sup>ika</sup> | 5 <sup>ika</sup> gipatingog ang trumpeta ( <a href="#">Pin 9:1-12</a> )                           | (Ang 1 <sup>st</sup> utang) Usa ka bituon nga nahulog gikan sa langit ngadto sa yuta ug ang kahiladman nga bung-aw naabli.<br>-Tang mga dulon gikan sa gahong gihatag <b>5 ka bulan</b> sa pagsakit niadtong mga tawo nga walay selyo sa Dios sa ilang mga agtang. |
| 6 <sup>ika</sup> | ika-6 gipatingog ang trumpeta ( <a href="#">Pin 9:13-21</a> - <a href="#">Pin 11:14</a> )         | (Ang ika-2 nga utang) Tang 4 ka mga anghel, nga giandam alang sa takna, sa adlaw, sa bulan, ug sa tuig, gibuhian aron sa pagpatay. <b>1/3 sa mga lalaki</b> .  |
| 7 <sup>ika</sup> | 7 <sup>ika</sup> gipatingog ang trumpeta ( <a href="#">Pin 10:7</a> , <a href="#">Pin 11:15</a> ) | Tang iyang misteryo sa Dios (gipahayag ngadto sa Iyang mga alagad ug sa propeta) natuman (>> Ang 2nd rapture harvest sa balaang mga santos kaniadto <a href="#">Pin 11:15-16</a> , ang ika-3 nga relo).  |

\* Ang balaan nga mga santos wala itudlo sa kasuko sa Dios, kondili aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo ([1Te 5:9](#)).

- [Hulagway 16-c] **7 Mga panaksan**

|                  | 7 Giyabo sa mga anghel ang mga panaksan  | 7 mga panaksan (Ang pagpatingog sa ika-7 nga trumpeta)   |
|------------------|--|--|
| 1 <sup>st</sup>  | 1 <sup>st</sup> gibubo sa anghel ( <a href="#">Pin 15:7</a> - <a href="#">Pin 16:2</a> ) | (Ang ika-3 nga utang) <b>Ang kasuko sa Dios</b> sa mga may marka sa mananap ug misimba sa iyang larawan.<br>- 1st vial: Gibubo sa yuta - usa ka daotan ug grabe nga samad. |
| 2 <sup>nd</sup>  | 2 <sup>nd</sup> vial gibubo ( <a href="#">Pin 16:3</a> )                                 | -2nd vial: Gibubo sa dagat - nangamatay ang tanang buhing kalag  |
| 3 <sup>rd</sup>  | 3 <sup>rd</sup> vial gibubo ( <a href="#">Pin 16:4-7</a> )                               | -3rd vial: Gibubo sa suba ug mga tuburan sa tubig - nahimong dugo  |
| 4 <sup>ika</sup> | 4 <sup>ika</sup> vial gibubo ( <a href="#">Pin 16:8</a> )                                | -Ika-4 nga panaksan: Gibubo sa adlaw - nasunog nga mga tawo sa kalayo  |
| 5 <sup>ika</sup> | Ang ika-5 nga panaksan gibubo ( <a href="#">Pin 16:10-11</a> )                           | -Ika-5 nga panaksan: Gibubo sa trono sa mananap – ang gingharian sa mananap napuno sa kangitngit   |
| 6 <sup>ika</sup> | 6 <sup>ika</sup> vial gibubo ( <a href="#">Pin 16:12</a> )                               | -Ika-6 nga panaksan: Gibubo sa dakong suba sa Eufrates - nahubas ang tubig & 3ulimpyo nga mga espiritu   |
| 7 <sup>ika</sup> | 7 <sup>ika</sup> vial gibubo ( <a href="#">Pin 16:17</a> )                               | -Ika-7 nga panaksan: Gibubo sa hangin: Nahuman na (usa ka dakong linog, ang Babilonia nabahin sa 3 ka bahin)   |

<Ang kapungot sa Dios ug ang adlaw sa kapungot sa Ginoong Dios nga Labing Gamhanan>

- **Ang kasuko sa Dios: Ang 7 ka panaksan sa kapungot nga gihulagway sa Sofonias 1**  
[Sof 1:1](#) Ang pulong<sup>H1697</sup> sa GINOO (Yahweh)<sup>H3068</sup>  
nga miadto kang Sofonias ang anak nga lalake ni Cush, ang anak nga lalake ni Gedalias,  
ang anak nga lalake ni Amarias, ang anak nga lalake ni Ezechias, sa mga adlaw ni Josias ang anak nga lalake  
ni Amon, nga hari sa Juda.  
[Sof 1:2](#) Akong pagaut-uton sa hingpit ang tanang butang gikan sa yuta (sa yuta),<sup>H127</sup> nagaingon si Jehova.  
[Sof 1:3](#) Akong ut-uton ang tawo<sup>H120</sup> ug mananap<sup>H929</sup>; Akong pagaut-uton ang mga langgam sa kalangitan, ug ang  
mga isda sa dagat,  
ug ang mga kapangdolan uban sa mga dautan;  
ug putlon ko ang tawo<sup>H120</sup> gikan sa yuta (sa yuta),<sup>H127</sup> nag-ingon ang Ginoong.  
  
→ Ang GINOO misulti sa pulong sa GINOO (Yahweh)<sup>730</sup> kang Sofonias nga lyang pagaut-uton sa hingpit ang  
tanang  
mga butang sa yuta, and kini matuman pinaagi sa pagbubo sa 7 ka panaksan [Pin 16:1](#).
- **Ang mga salin ni Baal pagaputlon**  
[Sof 1:4](#) Akong pagatuy-oron usab ang akong kamot batok sa Juda, ug batok sa tanang mga pumoluyo sa Jerusalem;  
ug putlon ko ang salin ni Baal<sup>H1168</sup> gikan niining dapita, ug ang ngalan sa Chemarim uban sa mga sacerdote;  
[Sof 1:5](#) Ug sila nga nanagsimba sa panon sa langit diha sa mga atop sa balay;  
ug sila nga nanagsimba ug nga nanumpa tungod kang Jehova, ug nga nanumpa pinaagi kang  
Malcam (hari),<sup>H4428</sup>  
[Sof 1:6](#) Ug sila nga mingtalikod gikan kang Jehova;  
ug kadtong wala mangita kang Jehova, ni magpangutana mahitungod kaniya.  
  
→ Baal (Kusog [H1168](#)) nagkahulogang “ginoong,” ug siya usa ka daotang binuhat nga gialagaran sa mga anak  
sa Israel inay  
ang Ginoong nga ilang Dios ([Huk 3:7](#)). Ang GINOO (Yahweh) magaputol sa salin ni Baal.
- **Ang mga salin sa Israel nga wala magluhod sa larawan ni Baal**  
[Rom 11:4](#) Apan unsa ang ginaingon sa tubag sa Dios ngadto kaniya? Gitagana ko alang sa akong kaugalingon ang  
pito ka libo (7,000) mga lalaki,  
nga wala makaluhod sa larawan ni Baal.<sup>G896</sup>  
[Rom 11:5](#) Ingon man usab niini nga panahon karon adunay usa ka salin sumala sa pagpili sa grasya.  
[Rom 11:6](#) Ug kon pinaagi sa grasya, nan dili na kini pinaagi sa mga buhat: kay kon dili, ang grasya dili na grasya.  
Apan kong kini tungod sa mga buhat, nan dili na grasya;  
[Rom 11:7](#) Unya unsa man? Israel wala makaangkon niana nga iyang gipangita;  
apan ang eleksyon<sup>G1589</sup> nakuha kini, ug ang uban gibutaan  
[Rom 11:8](#) (Sumala sa nahisulat, Ang Dios naghatag kanila sa espiritu sa pagkatulog,  
mga mata nga dili nila makita, ug mga dalunggan nga sila dili makadungog;) hangtud niining adlawa.
- **Ang rhema sa libro (giselyohan)**  
  
→ Hangtod karon, ang Dios naghatag sa Israel (sa mga Judio) sa espiritu sa pagduka aron ang ilang  
mga mata dili makakita,  
ug ang mga dalunggan dili makadungog (usab sa [Isa 29:10](#)). Gibutaan sila aron dili sila  
makabasa ang rhema sa  
[libro maogiselyohan \(Isa 29:11\)](#). Apan ang pagpili (ang salin sa Israel) makaangkon sa ilang  
pangitaa, nga mao ang pagpaminaw sa “rhema” aron makita ang ilang Mesiyas, si Kristo, nga  
wala mailhi sa ilang  
mga amahan (Abraham, Isaac, ug Jacob).

---

<sup>730</sup>Aron masabtan nganong ang pulong<sup>H1697</sup> gihubad ngadto sa “rhema,” tan-awa ang Video 6. “Ang GINOO nahimong imong  
Diyos.”

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

→Ang Ginoo (*despotēs*, Luk 2:29) *naqhataq* "**ang rhema**" **sasa Dios pinili nga mga saksi** nga mikaon ug miinom

uban sa **Jesukristosa Nasarethuman** Siya nabanhaw gikan sa mga patay.

- Apan ang nahibilin sa salin ni Baal, nga nagluhod sa ilang mga tuhod sa larawan ni Baal o sa

larawan sa

ang mananap (666, [Pin 13:16](#)) pagaputlon gikan sa **Yahweh**.

→Kadtong midangop kang Jehova ug nangita Kaniya sa atubangan sa kasuko sa Dios, dili pagaputlon, ug mosulod sa 1,000 ka tuig.

- **Ang dakung adlaw ni Jehova haduol na** (Ang adlaw sa kaligutgut sa pag-abli sa ika-6 nga selyo)

[Sof 1:7](#) Paghilum sa atubangan sa Ginoo <sup>H136</sup>DIOS: <sup>H3069</sup>kay **ang adlaw sa Ginoo mao angsa kamot (duol)**: <sup>H7138</sup>kay **ang Ginoo** nag-andam ug sakripisyo, iyang giagda ang iyang mga bisita.

[Sof 1:8](#) Ug kini mahitabo sa **ang adlaw sa paghalad kang Jehova**, nga akong silotan ang mga prinsipe, ug ang mga anak sa hari (mga anak nga lalaki), <sup>H1121</sup>ug **ang tanan nga nabistihan sa lain nga bisti**.

[Sof 1:9](#) Sa maong adlaw usab pagasilotan ko kadtong tanan nga molukso sa bakanan, nga nagpuno sa mga balay sa ilang mga agalon sa pagpanlupig ug paglimbong.

[Sof 1:10](#) Ug mahitabo niadtong adlaw, nagaingon **ang Ginoo**, nga adunay kasaba sa pagsinggit gikan sa Ginoo ganghaan sa isda, ug ang pag-uwang gikan sa ikaduha, ug ang dakung hinagsa gikan sa kabungtoran.

[Sof 1:11](#) Managminatay, kamong mga pumoluyo sa Mactes, kay ang tanang katawohan nga magpapatigayon gipamutol;

silang tanan nga nanagdala ug salapi gipamatay.

[Sof 1:12](#) Ug mahitabo niadtong panahona, nga akong susihon ang Jerusalem uban ang mga lamparahan, ug silotan ang mga tawo nga mao

nga nanag-ingon sa ilang kasingkasing: Si Jehova dili magbuhat ug maayo, ni magbuhat siya ug dautan.

[Sof 1:13](#) Busa ang ilang mga butang mahimo nga usa ka inagaw, ug ang ilang mga balay mahimong biniyaan: sila usab magatukod ug mga balay,

apan dili sila mopuyo; ug sila magatanum ug kaparrasan, apan dili makainum sa vino niana.

[Sof 1:14](#) **Ang dakung adlaw ni Yahweh** duol na, <sup>H7138</sup>kini duol na, <sup>H7138</sup>

ug nagdali sa hilabihan, bisan ang tingog sa **ang adlaw sa Ginoo**: ang kusgan nga tawo mohilak didto sa mapait.

[Sof 1:15](#) Kana nga adlaw **adlaw sa kapungot, adlaw sa kasamok ug kagul-anan, usa ka adlaw sa pag-usik ug kamingaw,**

**usa ka adlaw sa kangitngit ug kasubo, usa ka adlaw sa mga panganod ug baga nga kangitngit,**

→ **Ang kasuko satsiya Cordero** moabot sa **ang dakung adlaw ni Yahweh**.

Tang adlaw ni Jehova maoy usa ka adlaw sa kaligutgut, kasamok, kagul-anan, kalaglagaan, kamingaw,

kangitngit,

kangiob, mga panganod, ug mabaga nga kangitngit, nga moabut sa **ang pag-abli sa ika-6 nga selyo**.

- **Usa ka adlaw sa trumpeta** (Ang adlaw sa kasuko ni Jehova)

[Sof 1:16](#) **Usa ka adlaw sa trumpeta** <sup>H7782</sup>ug alarma (singgit) <sup>H8643</sup>batok sa kinutaang mga siyudad, ug batok sa hatag-as nga mga torre.

[Sof 1:17](#) Ug dad-on ko ang kasakit sa mga tawo, nga sila managlakaw sama sa buta nga mga tawo, tungod kay sila nakasala batok kang Jehova:

ug ang ilang dugo igaula ingon sa abug, ug ang ilang unod ingon sa kinalibang.

[Sof 1:18](#) Bisan ang ilang salapi o ang ilang bulawan dili makaluwas kanila **ang adlaw sa kaligutgut ni Jehova**;

apan ang tibuok yuta (yuta) <sup>H776</sup>pagalamyon sa kalayo sa iyang pangabugho:

kay siya maghimo bisan sa usa ka paspas nga pagwagtang sa tanan nga nagpuyo sa yuta (sa yuta). <sup>H776</sup>



→ Ang kasuko sa [ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan](#) (Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan mao [Ang Ginoong Manluluwas nga si Jesukristo](#))<sup>731</sup> kabubut-on moabot sa dihang ang 7 ka anghel nga may 7 ka trumpeta mitingog ([Pin 8:1-11:19](#)).

- Busa, sa wala pa [ang adlaw sa trumpeta](#) moabut, singgit (pahimangno) batok sa mga kinutaang ciudad, ug batok ang taas nga mga torre.

---

<sup>731</sup>Refer sa [Pin 4:8](#).

## Kapitulo 17

### (Pin 17:1-2) Ang paghukom sa dakong bigaon

**Pin 17:1** Ug miabut ang usa sa pito ka mga manolonda nga may pito ka mga panaksan, <sup>G5357</sup> ug nakigsulti kanako, nga nag-ingon kanako,

Dali diri, <sup>G1204</sup> ipakita ko kanimo ang hukom sa dakong bigaon <sup>G4204</sup> nga nagalingkod sa ibabaw sa daghang mga tubig:

**Pin 17:2** Uban kang kinsa ang mga hari <sup>G935</sup> sa yuta (sa yuta) <sup>G1093</sup> nakighilawas, ug ang mga lumulupyo (ang mga lumulupyo) <sup>G2730</sup> sa yuta (sa yuta) <sup>G1093</sup> nahubog sa bino sa iyang pagpakighilawas.

☞ **Pin 17:1** Unya ang usa sa pito (7) ka manolonda nga may pito (7) ka panaksan miduol ug nakigsulti kang Juan, nga nagaingon,

“Dali, ipakita ko kanimo ang hukom sa **ang dakong bigaon** nga nagalingkod sa ibabaw sa daghang mga tubig.”

☞ **Pin 17:2** Uban kang kinsa **ang mga hari sa yuta** nakahimog pakighilawas, ug ang mga pumoluyo sa yuta nangahubog sa vino sa iyang pagpakighilawas.

→ Ang 7 ka anghel gihatagan ug 7 ka panaksan pagkahuman sa duha ka pag-ani sa rapture (**Pin 15:5**), ug usa

kanila nagpakita kang Juan sa umaabot nga paghukom sa **ang dakong bigaon** nga nagalingkod sa ibabaw sa daghang mga tubig.

→ **Ang dakong bigaon**

- Naglingkod sa daghang katubigan: Ang mahugaw nga tubig nga nagpagula ug mahugaw nga mga espiritu (**Pin 16:12-14**).

- Nakabuhat ug pakighilawas uban sa **ang mga hari sa yuta** nga mibarog batok **ang Ginoo** ug **Kristo**.<sup>732</sup>

- Ang mga lumulupyo sa yuta: Ang mga dili matarong sa yuta nga nag-inom sa espiritu sa **Antikristo** (**1Ju 4:3**) ug misimba sa Mananap.<sup>733</sup>

### (Pin 17:3-4) Usa ka mapula nga mananap (ang babaye)

**Pin 17:3** Busa iya akong gidala sa espiritu ngadto sa kamingawan. <sup>G2048</sup>

ug nakita ko ang usa ka babaye nga naglingkod sa usa ka mapintas nga mananap nga mapula, puno sa mga ngalan sa pagpasipala, nga may pito ka ulo ug napulo ka sungay.

**Pin 17:4** Ug ang babaye gibistihan (nagbisti) <sup>G4016</sup> sa purpura ug eskarlata nga kolor, ug gidayandayanan sa bulawan ug mahalong mga bato ug mga perlas, nga adunay usa ka kopa nga bulawan sa iyang kamot nga puno sa mga dulumtanan ug kahugawan sa iyang pagpakighilawas:

☞ **Pin 17:3** Unya gidala sa anghel si Juan pinaagi sa Espiritu ngadto sa kamingawan, ug nakakita siya **usa ka babaye** (ang dakong bigaon) naglingkod sa **usa ka mapula nga mananap** (sa ika-2 nga mananap) nga puno sa mga ngalan sa **pagpasipala**, adunay pito (7) **mga ulou** ug napulo (10) **mga sungay**.

☞ **Pin 17:4** Tsiya nga babaye (ang dakong bigaon) gisapotan **purpura** ug **eskarlata**, ug gidayandayanan sa bulawan ug mahalong mga bato ug mga perlas, nga may sa iyang kamot usa ka kopa nga bulawan nga puno sa mga dulumtanan ug sa kahugawan sa iyang pagpakighilawas.

- **Ang mapula nga mananap**

<sup>732</sup>Tan-awa ang "(**Pin 1:5**) *Jesu-Kristo: Ang maqmamando sa mga hari ug ang mga maqmamando sa yuta.*"

<sup>733</sup>Tan-awa ang "(**Pin 6:7-8**) *Ang pag-abli sa ika-4 nga selyo (usa ka berdena kabayo: Kamatayon & Impiyerno).*"

→Bisan tuod ang paghulagway sa [ang eskarlata mananap](#) adunay 7 ka ulo ug 10 ka sungay morag magkatugbang ngadto sa unang mananap gikan sa dagat ug sa ikaduhang mananap gikan sa yuta,<sup>734</sup> [Pin 17:2](#) naghulagway sa mga hari sa [ang yuta](#) WHO nakighilawas sa dakong bigaon ([usa ka babaye](#)), paghimo [ang yuta](#) mga lumulupyonga mahubog sa bino sa iyang pakighilawas, nga nagpasabot niana [ang mapula nga mananap](#) WHO nagdala [ang dakung bigaon](#),<sup>735</sup> mao ang [ang ika-2 nga mananap gikan sa ang yuta](#) ([Pin 13:11](#)).

([Pin 17:5-6](#)) **MISTERYO, BABILONIA NGA DAKO, ANG INAHAN SA MGA BIGAON UG MGA DULAWANAN SA YUTA**

[Pin 17:5](#) Ug sa iyang agtang nasulat ang usa ka ngalan,

**MISTERYO, BABYLON NGA DAKO,**

**ANG INAHAN SA MGA BIGAON UG MGA DUMALI SA YUTA (ANG YUTA).** [G1093](#)

[Pin 17:6](#) Ug nakita ko ang babaye nga nahubog sa dugo sa mga balaan (ang balaan nga mga santos),<sup>G40</sup>

ug sa dugo sa mga martir (saksi)<sup>G3144</sup> ni Jesus:

ug sa dihang nakita nako siya, natingala ako (katingala)<sup>G2296</sup> uban sa dakong pagdayeg.

☞ [Pin 17:5](#) AUg sa iyang agtang nasulat ang usa ka ngalan,

**[MISTERYO, BABILONIA ANG DAKO, ANG INAHAN SA MGA BIGAON UG MGA DULAWANAN SA ANG YUTA.](#)**

☞ [Pin 17:6](#) Aug si Juan nakakita sa babaye ([ang dakung bigaon](#)), nahubog sa dugo sa balaang mga santos ug uban sa dugo sa mga saksi sa [Hesus](#). Ug sa pagkakita ni Juan kaniya, siya nahibulong sa dakung kahibulong.

➤ **[Tsiya dulumtanan](#)**

- Ang mga Proverbio ([Pro 6:16-19](#)) naghulagway [ang dulumtanan](#) mga tawo nga adunay garbo nga mata, usa ka bakakon

[dila](#), mga kamot nga nag-ula ug dugo nga inocente, kasingkasing sa kadautan nga nagsulti ug pakigdait, mga tiil nga matulin sa

[nagdagan paingon sa daotan](#), usa ka bakakon nga saksi nga nagasulti ug bakak, ug nagapugas ug panagsumpaki sa mga kaigsoonan kansang Amahan mao ang Dios

(['ēlōhīm](#)).<sup>736</sup>

➤ **[Tsiya Romanong Gingharian](#)**

- [Sumala sa Pin 17:3, ang Romanong gingharian](#)<sup>737</sup> gisapotansa purpura ug eskarlata, gidayandayanan sa bulawan, sa mga mahalang bato, sa mga perlas, nga nagkupert ug usa ka kopa nga bulawan sa kamot, nga puno sa mga dulumtanan ug sa kahugawan sa iyang pagpakighilawas.

→Ang paghulagway sa [Pin 17:4](#) katumbas sa liturhikanhon nga mga bisti nga gisul-ob sa Katoliko nga mga pari sa

[ang Simbahang Romano Katoliko](#).<sup>738</sup>

→Ang lider sa [ang Simbahang Romano Katoliko](#) mao ang "[ang Santo Papa](#)" kinsa mao ang Obispo sa Roma.

→Ang papa mao ang ulo sa "[ang Holy See](#) (o Holy chair sa Latin)" nga mao ang unibersal nga gobyerno sa

[ang Simbahang Katoliko](#).

<sup>734</sup>Refer sa [Pin 13:11](#).

<sup>735</sup>Refer sa [Pin 17:7](#).

<sup>736</sup>Nakuha gikan sa [Pin 2:17](#).

<sup>737</sup>Ang siyudad sa karaang Babilonya natukod mga 2,300 BC.

<sup>738</sup>Ang mga detalye sa liturgical garments nga gisul-ob sa Katolikong mga pari daling makit-an sa internet.

nga nasud-estado

- Ang Holy See naglihok gikan sa "[ang Vatican City](#)," nga mao ang pinakagamay nga independente sa kalibutan.

➤ **Tsiya (Bag-o nga) Romanong Gingharian nga moabut** (Ang ika-8 nga Gingharian)

- Ang ulo sa "[ang Simbahang Romano Katoliko sa ang Vatican City](#)" [oang dakung bigaon](#) (ang Santo Papa), mao ang ika-2 nga mananap nga mogula sa ika-8 nga gingharian. Siya nagpasiugda alang sa "[Usa ka Gobyerno sa Kalibutan](#)" Aron mahimo ang tanan nga mga nasud sa kalibutan nga itugyan ang kontrol sa ilang mga gobyerno [gobyerno sa kalibotan](#) (Pahinumdom: Ang plano ni Satanas mao ang paglamoy sa Dios mga tawo sa yuta).

→ Mubo nga sulat: [Ang gamay nga sungay](#) (ang Anti-Kristo, ang hari sa [ang Bag-ong Babilonyanhong Gingharian](#)) nga mogawas sa [ang ika-7 nga gingharian](#) ([Dan 7:8](#)) mahimong sa unang mananap ([Pin 13:5-6](#)), kinsa hatagan ug baba sa pagsulti [dagkung mga butang ug mga pagpasipala](#) ingon man ang awtoridad sa pagpadayon (pagpasipala) alang sa [42 ka bulan](#).<sup>739</sup>

- [MISTERYO, BABILONIA NGA DAKO, ANG INAHAN SA MGA BIGAON UG MGA DILAWAT SA YUTA](#) ([Pin 17:5](#))

→ Ang babaye ("Ang dakong bigaon"): [Ang inahan sa mga bigaon](#) mao ang [ang Simbahang Romano Katoliko](#) sa Roma. ([Ang dakong bigaon](#) mao ang "[Ang Santo Papa](#)" sa pagkakaran si Pope Francis, mao ang ulo sa Holy See).

→ Ang unang mananap ("Ang Bag-ong Babilonya"): "[Usa ka Gobyerno sa Kalibutan sa United Nations](#)" mao ang headquarter sa Estados Unidos ([ang nasud diin ang Anti-Kristo mao ang](#)).

→ Ang ikaduhang mananap ("Ang dakong siyudad"): [Ang Vatican City](#) sa Roma. (Ang lingkoranan sa Simbahang Romano Katoliko, nga gidumala sa Holy See, diin [ang Bakak nga Propeta](#) mitungha).

→ Ang mga hari alang sa una ug ikaduha nga mananap (Mga dulumtanan sa yuta, [Pin 13:11](#)):

- (1) [Ang Anti-Kristo](#) sa unang mananap gikan sa dagat: lagmit nga kandidato mao si Barack Hussein Obama II.<sup>740</sup>
- (2) [Ang Bakak nga Propeta](#) sa ika-2 nga mananap gikan sa yuta: posibleng Hari Charles III (Charles Philip Arthur George).<sup>741</sup>

→ Ingon nga ang Jerusalem sa itaas (langitnong Jerusalem) mao ang inahan sa tanang magtotoo ([Gal 4:26](#)), ang Romano Katolikong Simbahan, "ang inahan sa mga bigaon," mao ang inahan sa tanang dili-magtutuo.

→ [Ang gamay nga sungay](#) (ang Anti-Kristo sa unang mananap) ug [ang dakung bigaon](#) (ang Papa sa ikaduhang mananap) kolektibo nga gitawag nga "[ang dakong siyudad](#) (sa) [Babilonia](#)."<sup>742</sup>

<sup>739</sup>Adto sa White House website ni Barack Obama ug basaha (aron mailhan) ang mga komento nga gihimo ni Barack Obama ug Pope Francis sa

Septiyembre 23, 2015. Usab, tan-awa ang "660 (Ang numero sa mananap)" gikan sa Kapitulo 13.

<sup>740</sup>Adto sa White House website ni Barack Obama ug basaha (aron mailhan) ang mga komento nga gihimo ni Barack Obama ug Pope Francis sa

Septiyembre 23, 2015.

<sup>741</sup>Sa internet, pangitaa ang "Coronation of Charles III" ug pagkat-on pa sa pag-ila ug pagtan-aw.

<sup>742</sup>Tan-awa ang "[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya."

(Pin 17:7) Ang misteryo sa babaye (Ang ikaduhang mananap nagdala sa dakong bigaon, Ang 7 ka ulo ug 10 ka sungay)

- Ang ikaduhang mananap nagdala sa dakong bigaon (Ang 7 ka ulo ug 10 ka sungay)

**Pin 17:7** Ug ang manolonda miingon kanako: Ngano nga nahibulong ka? Isulti ko kanimo ang misteryo sa babaye, ug sa mananap nga nagdala (mga oso)<sup>G941</sup> kaniya, nga may pito ka ulo ug napulo ka sungay.

☞ **Pin 17:7** Bapan ang anghel miingon kang Juan, “Nganong nahibulong ka man? Isulti ko kanimo ang misteryo sa babaye (ang dakong bigaon) ug sa (ika-2) nga mananap nga nagdala kaniya (ang dakong bigaon), nga adunay pito (7) mga uloug ang napulo (10) mga sungay.”

→ Ang (ika-2) nga mananap (sa Bag-ong Romanong gingharian), nga nagdala sa dakong bigaon (ang Papa sa Romano Simbahang Katoliko), adunay 7 ka ulo (o 7 ka gingharian) nga mao ang “tanang gingharian sa kalibotan,” **Pin 11:15**, ug 10 ka sungay (o 10 ka hari) o ang tanang hari sa yuta (**Pin 18:9**).

-(**Pin 17:8**) Ang ikaduhang mananap (nga kaniadto, dili karon, ug sa umaabot)

**Pin 17:8** Ang mananap nga mapintas nga imong nakita mao kaniadto, ug dili karon; ug mokayab gikan sa kahiladman nga bung-aw, ug moadto sa kalaglagan. ug sila nga nagpuyo sa yuta (sa yuta)<sup>G1093</sup> matingala (katingala),<sup>G2296</sup> kansang mga ngalan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhigikan sa pagkatukod sa kalibutan, sa diha nga sila nakakita sa mananap nga mapintas nga kaniadto, ug dili karon, ug sa gihapon mao.

☞ **Pin 17:8** Ang mananap (ang ikaduhang mananap, **Pin 17:7**) nga imong nakita nga (kaniadto buhi), apan dili na buhi karon, ug mokayab (mogula ingon “Ang bag-o **Romanogingharian**”) gikan sa kahiladman nga gahong (Apollyon, **Pin 9:11**) ug moadto sa kapildihan:

Ug kadtong nanagpuyo sa yuta, kansang mga ngalan wala mahisulat **ang Libro sa Kinabuhi** gikan sa **ang pundasyon sa kalibutan**, Mahibulong sila sa dihang makita nila ang (ika-2) nga mananap nga (kaniadto buhi sa Gingharian sa

Roma),

ug wala (apan wala pa moabut sa Bag-ong Babilonia nga gingharian), apan moabot (sa Bag-ong **Romanogingharian**).

(**Pin 17:8** gihubad pag-usab)

➤ **Ang ika-2 nga mananap** (**Pin 17:7**) nga imong nakita mao ang **Romanogingharian** nga buhi kaniadto, apan dili buhi (sa **ang Bag-ong Babilonia** gingharian). Si Apollyon, ang anghel sa hari sa kahiladman nga bung-aw (**Pin 9:11**), mobangon gikan sa kahiladman nga bung-aw ug molihok pinaagi sa ikaduhang mananap (**ang Bag-ong Romanong Gingharian**) ug ipadayag **ang tawo sa sala** (ang Anti-Kristo), ug ang mini nga Propeta (**ang anak sa kapildihan**, ni Belial, **2Co 6:15**).

Bisan pa ang Bag-ong (**Romano**) gingharian sa ikaduhang mananap wala pa moabotsa sa Bag-ong

(**Babylonian**)

**gingharian**, kini moabut human sa Bag-o (**Babylonian**) Gingharian aug moadto sa kapildihan. Ang yuta **mga lumulupyo**, kansang mga ngalan wala mahisulat sa **ang Libro sa Kinabuhi** gikan sa **ang pundasyon sa kalibutan**, kabubut-on

nahibulong sila sa dihang nakita nila ang ikaduhang mananap nga buhi sa Bag-ong (**Babylonian**) Gingharian gisundan sa

**ang Bag-o nga (Romano) Gingharian**.

→ Apan pagkahuman **ang bigaon** (ang Santo Papa) gisunog sa kalayo, **Dios**ihatag ang iyang gingharian (ang siyudad sa Vatican) ngadto sa

(1st) mananap (Usa ka Kalibotang Gobyerno)<sup>743</sup>hangtod **ang rhema sa Dios** natuman (Pin 17:17).

(Pin 17:9) 7 ka ulo (7 ka gingharian) = 7 ka bukid

- Ang 7 ka ulo ug 7 ka bukid nga gilingkoran sa babaye

**Pin 17:9** Ug ania ang hunahuna<sup>63563</sup> nga adunay kaalam.

Ang pito ka mga ulo mao ang pito ka mga bukid, diin naglingkod ang babaye.

☞ **Pin 17:9** “Ania ang hunahuna nga adunay kaalam:

Ang pito (7) **mga ulopito (7) kabukiran** diin **ang dakung bigaon** naglingkod.

→ Ang babaye (Ang dakong bigaon) naglingkod sa **7 mga ulo 7 kabukiran (7 gingharian, Dan 7:23)**.

(Pin 17:10) 5 sa 7 ka hari napukan, ang ika-6 nga hari naghari, ug ang ika-7 nga hari naghari sa mubo nga panahon

**Pin 17:10** Ug adunay pito (7) ka hari: lima (5) ang nangapukan na, ug ang usa mao karon, ug ang usa wala pa moabut; ug inig-abut niya, kinahanglan nga magpadayon siya sa hamubo nga panahon.

☞ **Pin 17:10** Ug sila pito (7) **mga hari** (diin naglingkod ang dakung bigaon, **Pin 13:1, Pin 17:9**), lima (**5 mga hari**) nahulog, ug usa (**ang hari sa qingharian sa Roma**) naghari, ug ang uban (**hari sa Bag-ong Babilonya**) wala pa moabot.

Apan sa dihang (**ang hari sa Bag-ong Babilonya**) moabut, kini kinahanglan nga magpadayon sa usa ka mubo nga luna.

→ Nota: Gisulat ni Juan ang Basahon sa Pinadayag samtang si Nero nagmando sa gingharian sa Roma sa tunga-tunga sa

ulahing bahin sa 60s AD. Busa, iyang gihap ang nangapukan nga mga hari sa miaging Ginghamarian o ang gingharian sa Gresya kinsa gilaglag sa Romanong Ginghamarian.

- **Ang unang hari sa Griyego nga Ginghamarian** mao si Alexander the Great.

(**Dan 8:21** *Ang mabangis nga kanding mao ang hari sa Grecia: ug ang dakung sungay nga anaa sa taliwala sa iyang mga mata mao*

**ang unang hari.**)

- **7 gingharian**<sup>744</sup>

- ① Ang Babilonia
- ② Ang Medo-Persian
- ③ Ang Grego
- ④ Ang Romano
- ⑤ Ang kasamtangang Babilonya
- ⑥ Ang Bag-ong Babilonia
- ⑦ Ang Bag-ong Romano

- **5 mga hari** nahulog na

- (1st King) Ang hari sa Greces sa 3rd Kingdom (Ang unang hari, si Alexander the Great, **Dan 8:21**)
- (2nd – 5th King) Tupat siya ka hari sa Greece sa 3rd Kingdom, nga gibahin ngadto sa upat ka Ginghamarian<sup>745</sup>

<sup>743</sup>Refer sa **Pin 11:15-16**.

<sup>744</sup>Tan-awa ang “[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya.”

<sup>745</sup>Ang Ptolemy I sa Ehipto, Lysimachus sa Thrace ug Asia Minor, Cassander sa Macedon, ug Seleucus sa Asia.

-[ika-6 nga hari](#)(sa Romanong gingharian) naghari<sup>746</sup>

- (Ika-6 nga Hari) **Rokanako**  
→ Lamoyon sa Roma ang tibuok yuta.<sup>747</sup>

-[ika-7 nga hari](#)(sa kasamtangang Ginghamian sa Babilonya) wala pa moabot ([Pin 17:8](#))

- (Ika-7 nga Hari) **Karon nga Babilonya**  
→ Ang 10 ka sungay = **10 ka haringa** wala pa makadawat ug gingharian ([ang Bag-ong Ginghamian](#)) pa.

→ “Ang Karon nga Babilonya” wala pa moabot sa dihang gisulat ni Juan ang Basahon sa Pinadayag.  
- Ang Kasakitan<sup>748</sup> nagsugod gikan sa mga adlaw ni Juan Bautista hangtod karon ([Mat 11:12](#)). Ang

pagkabuta

Dios) sa panahon [ang](#)

Hentil mosulod

sa bahin nahitabo sa Israel (ang pagkabuta nagtumong sa mga Judio nga misalikway sa logos sa

[kasamtangang gingharian sa Babilonya](#), ug kini magpadayon hangtud ang kahingpitan sa mga

([Rom 11:25](#)), nga hangtod sa adlaw sa atong [Ginoong Jesukristo](#).

- Sa kasamtangan, [Ang harisa ang Bag-ong Babilonyanhong Ginghamian](#) ([ang gamay nga sungay, ang](#)

[Anti-Kristo](#)) kabubut-on

umari, apan siya magpadayon sa hamubo nga dapit.<sup>749</sup>

→ Ang prinsipie niining kalibotana mao ang ngalan sa yawa nga Beelzebub.

*Juan 12:31* Karon mao na ang paghukom niining kalibutana: karon ang principe niining

kalibutana igasalikway.

*Mat 12:24* Apan sa pagkadungog niini sa mga Fariseo, sila miingon,

*Kining tawhana wala nagahingilin sa mga yawa, kondili pinaagi kang Beelzebub,*

*ang principe sa mga yawa.*

-[ika-8 nga hari](#)(sa Bag-ong Romanong Ginghamian) moabot([Pin 17:11](#))

- (Ika-8 nga Hari) **Bag-ong Romano**  
→ Ang “Usa ka Kalibotan nga Gobyerno” magmando sa Bag-ong Babilonyanhong Ginghamian ug sa

Bag-ong Romano

[gingharian](#), panahon sa ikaduhang katunga sa ika-70 nga semana ni Daniel (o sa Dakong

Kasakitan).

([Pin 17:11](#)) Ang ikaduhang mananap, nga mao ang ika-8 nga hari, sa 7 ka hari, ug moadto sa kapildihan

[Pin 17:11](#) Ug ang mananap nga mapintas nga kaniadto, ug dili karon, bisan pa siya mao ang ikawalo, ug iya sa pito, ug moadto sa kalaglagan.<sup>G684</sup>

☞ [Pin 17:11](#) Ug ang mananap (ang ika-2 nga mananap, [Pin 17:8](#)) nga (kausa) **mao** (nasamdan hangtod namatay, [Pin 13:3](#)),

**ug dili** (wala pa moabot sa Bag-ong Babilonyanhong Ginghamian),

**bisan siya ang 8th** (hari), ug sa 7 (hari), ug moadto sa kapildihan.

→ Dilienga ang 8<sup>th</sup> ang hari sa 7 ka hari, ug ang ika-8 nga hari sa Bag-ong Romanong Ginghamian

(moabot)

usa usab sa 7 ka hari, nga nagbilin ug total nga 8 ka hari (7 ka hari + 1 Anti-Kristo).

<sup>746</sup>Ang kamatayon ni Alejandro nga Bantogan nagtimaan sa pagsugod sa Helenistikong yugto, nga mitungha sa modernong Kasadpan

kultura pinaagi sa Romanong Ginghamian.

<sup>747</sup>Refer sa [Dan 7:23](#).

<sup>748</sup>Tan-awa ang “[3] 70 ka semana ni Daniel.”

<sup>749</sup>Ibid.



→ **Tsiya 2nd mananap**(ang Bag-ong Romanong Gingharian) moadto sa kapildihan ([2Te 2:3, Pin 17:8](#)), ug ang unang mananap & ang mini nga propeta sa ika-2 nga mananapitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo ([Pin 19:20](#)).

- **Tsiya 2nd mananap**, nga sa makausa nasamdan hangtod sa kamatayon, mabuhi sa Bag-ong Romanong Gingharian.<sup>750</sup>  
-**Apolyon**, ang anghel sa hari sa kahiladman nga bung-aw ([Pin 9:11](#)), mobangon gikan sa kahiladman nga gahong ug nagtrabaho pinaagi sa ikaduhang mananap (ang Bag-ong Romanong Gingharian) ug ipadayag **ang tawo sa sala**(ang Anti-Kristo), ug ang mini nga Propeta **ang anak sa kapildihan**(sa Belial, [2Co 6:15](#)), ug ang ikaduhang mananap mosulod **kapildihan**.<sup>751</sup>

-**Ang Anti-Kristo** igapataas ang iyang kaugalingon labaw sa tanan nga gitawag nga Dios, ug siya ingon nga ang Dios nagalingkod sa templo sa Dios, ug simbahon sa mga lumulupyo sa yuta, nga nagpakita sa iyang kaugalingon ingon **Dios**([2Te 2:3-4, Pin 17:11](#)).<sup>752</sup>

[2Te 2:3](#) *Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi: kay kanang adlaw a dili*

*moabut,*

*gawas nga adunay moabut nga pagkahulog (**apostasya**)<sup>G646</sup> una, ug kana **tawo**<sup>G444</sup> **sa sala** ipadayag, **ang anak sa kapildihan**,<sup>G684</sup>*

[2Te 2:4](#) *Nga nagabatok ug nagabayaw sa iyang kaugalingon labaw sa tanan nga gitawag **Dios**, o*

*kana ginasimba;*

*sa pagkaagi nga siya ingon nga Dios nagalingkod sa templo sa Dios, nga nagapakita sa iyang kaugalingon nga siya mao ang Dios.*

→ Ang adlaw sa paghukom moabut human sa apostasiya ug pagpadayag sa **ang tawo sa sala** (ang Anti-Kristo), **ang anak sa kapildihan**(ang Bakak nga Propeta).

† **Ang mga logo** gitipigan ug gitagana ngadto sa **kalayobatokang adlaw sa paghukom** ug **kapildihan**<sup>G684</sup> sa dili diosnon nga mga tawo ([2Pe 3:7](#)).

→ Apan makadawat ka ug ganti kung magpadayon ang imong trabaho **Jesukristo, ang mga logo**.<sup>753</sup>

(Gikuha gikan sa “[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya”)<sup>754</sup>

---


<sup>750</sup>ibid.

<sup>751</sup>I-refer sa “MISTERYO, BABYLON NGA DAKO, ANG INAHAN SA MGA BIGAON UG MGA DUMALI SA YUTA ([Pin 17:3-6](#)).”

<sup>752</sup>Tan-awa ang “[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya.”

<sup>753</sup>Video 44. “Ang propesiya sa kasulatan (2 Pedro 1).” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>754</sup>Tan-awa ang “[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya.”



(Pin 17:12-13) Ang 10 ka hari wala pa makadawat ug gingharian, apan nakadawat ug awtoridad ingong mga hari sulod sa 1 ka oras uban sa unang mananap

Pin 17:12 Ug ang napulo ka mga sungay nga imong nakita mao ang napulo ka mga hari, nga wala pa makadawat ug gingharian;  
apan makadawat og gahum (awtoridad)<sup>G1849</sup> ingon nga mga hari sa usa ka takna uban sa mananap.

☞ Pin 17:12 Tsiya napulo (10)mga sungay nga nakita ni Juan napulo (10)mga hari nga wala pa makadawat sa gingharian,  
apan nakadawat sila ug awtoridad ingong mga hari alang sa usa (1)oras uban sa (1st) mananap.

- Ang 10mga sungay(10mga hari)
  - Ang unang mananap (nga mogula sa dagat) adunay 7 ka ulo (7 ka gingharian), 10 ka sungay (10 ka hari), ug 10 diadema (sa 10 ka sungay)(Pin 13:1-3).

→Ang 10 ka hari motungha gikan sa Bag-ong Romanong Gingharian (Dan 7:24), busa nakadawat sila ug no gingharian pa. Apan ang 10 ka hari nga walay gingharian, nakadawat ug awtoridad ingong mga hari alang sa 1 ka oras uban sa unang mananap (Usa ka Kalibotang Gobyerno sa United Nations, Dan 7:24).

✦ Refer sa Pin 18:10-20 alang sa mga detalye bahin sa "1 ka oras".

- Gihatag sa 10 ka hari ang ilang gahom ug awtoridad sa unang mananap

Pin 17:13 Kini adunay usa ka hunahuna (paghukom),<sup>G1106</sup> ug ihatag ang ilang gahom<sup>G1411</sup> ug kusog (awtoridad)<sup>G1849</sup> ngadto sa mananap.

☞ Pin 17:13 Kini (10 ka hari) adunay usa ka hunahuna (uban sa unang mananap), ug ilang igahatag ang ilang gahom ug pagbulot-an ngadto sa (unang) mananap.

→Ang 10 ka hari mohatag sa ilang gahom ug awtoridad ngadto sa unang mananap ug makiggubat sa Kordero (arnion)<sup>G721</sup> (Pin 17:14).

(Pin 17:14) Ang 10 ka hari uban sa unang mananap makiggubat sa Kordero (Ginoo sa mga ginoo, ug Hari sa mga hari)

Pin 17:14Kini sila makiggubat sa Kordero (arnion),<sup>G721</sup> ug ang Kordero (arnion)<sup>G721</sup> makadaug kanila: kay siya Ginoo (kyrios)<sup>G2962</sup> sa mga ginoo (kyrios),<sup>G2962</sup> ug King<sup>G935</sup> sa mga hari.<sup>G935</sup> ug sila nga uban kaniya gitawag, ug pinili (pinili),<sup>G1588</sup> ug matinud-anon.<sup>G4103</sup>

☞ Pin 17:14Kini sila makiggubat **ang Kordero** (arnion),<sup>G721</sup> ug ang **ang Kordero** (arnion)<sup>G721</sup> makabuntog kanila, kay Siya mao **Ginoo** (kyrios)<sup>G2962</sup> sa **mga ginoo** (kyrios),<sup>G2962</sup> ug **Hari** sa **mga hari**; ug sila nga uban Kaniya gitawag, **pilion**, ug **matinud-anon**.

- **Ginoo sa mga ginoo, ug Hari sa mga hari**=**Ang Kordero** (arnion)<sup>G721</sup>  
→Kadtong uban **ang Kordero** gitawag **pilion** (ang santos sa Dakong Kasakitan, **Mar 13:20**), ug **matinud-anon**.  
→Ang 10 ka hari uban sa (1st) nga mananap makiggubat **ang Kordero**, apan **Siya** makabuntog kanila.

(Pin 17:15) Ang mga tubig nga ginalingkoran sa bigaon (katawhan, panon sa katawhan, nasod, ug mga pinulongan)

Pin 17:15Ug siya miingon kanako: Ang mga tubig nga imong nakita, diin ang bigaon (ang bigaon)<sup>G4204</sup> naglingkod, mga katawhan,<sup>G2992</sup> ug mga panon sa katawhan,<sup>G3793</sup> ug mga nasod,<sup>G1484</sup> ug mga dila.<sup>G1100</sup>

☞ Pin 17:15Unya miingon siya kang Juan, **Ang mga tubig** nga imong nakita, **asa ang bigaon** naglingkod, mao ang mga katawhan, mga panon, mga nasod, ug mga pinulongan.

→Ang mga tubig diin naglingkod ang bigaon mao ang mga tawo (katawhan, panon sa katawhan, nasod, ug mga pinulongan) sa kalibutan.

→Ang mga tawo, mga panon, mga nasod, ug mga pinulongan sa kalibutan nagpasabut sa tanan nga mga nasod nga Gentil.<sup>755</sup>

(Pin 17:16) Ang 10 ka sungay sa (1st) nga mananap nagsunog sa bigaon

Pin 17:16Ug ang napulo ka mga sungay nga imong nakita sa ibabaw sa mananap nga mapintas, kini sila magadumot sa bigaon (ang bigaon),<sup>G4204</sup> ug himoon siyang biniyaan ug hubo, ug kan-on niya ang iyang unod, ug sunogon siya uban (Sa)<sup>G1722</sup> kalayo.

☞ Pin 17:16 And ang napulo ka sungay (**10 ka hari**) nga nakita ni Juan **ang mananap**, magadumot sa bigaon, ug himoon siya nga biniyaan ug hubo, ug kan-on niya ang iyang unod, ug sunogon siya sa kalayo.

→Ang 10 ka hari sa (1st) nga mananap magdumot sa bigaon (ang Papa, ang espirituhanong bigaon), mao nga sila magsunog siya sa kalayo.

(Pin 17:17) Ang (1st) nga mananap mikuha sa gingharian sa mga katawhan, mga panon, mga nasod, ug mga pinulongan

Pin 17:17Kay gibutang sa Dios sa ilang mga kasingkasing sa pagtuman (pagbuhat)<sup>G4160</sup> iyang kabubut-on (paghukom),<sup>G1106</sup> ug sa pag-uyon (pagbuhat sa usa ka paghukom),<sup>G4160G3391G1106</sup>

<sup>755</sup>Video 16. "Ang mga Hentil, Tanang nasod (Ang pagkaapostol ni Pablo ug Pedro) 3/10." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

ug ihatag ang ilang gingharian ngadto sa mananap, hangtud nga ang mga pulong (ang rhema)<sup>G4487</sup> sa Ginoomatuman.<sup>G5055</sup>

☞ **Pin 17:17** Fo **Dios** gibutang kini sa ilang mga kasingkasing sa paghimo sa iyang paghukom, ug sa paghimo sa usa ka paghukom pinaagi sa paghatag sa ilang gingharian ngadto sa mananap nga mapintas, hangtud **ang rhemasa Dios** natuman.

→ Human masunog ang bigaon sa kalayo, ihatag sa Diyos ang iyang gingharian (ang siyudad sa Vatican) ngadto sa (1st) mananap (Usa Kalibutan nga Gobyerno)<sup>756</sup> hangtod **ang rhema sa Dios** natuman.

→ Ngano nga ang babaye (ang bigaon) wala gidala sa una nga mananap?

- Ang ikaduhang mananap, nga iya sa “Bag-ong Romanong Ginharian,” gikan sa hedkuwarter sa

Romano Katoliko

Simbahan, diin ang bigaon (ang Papa). Kini nga bigaon (ang Papa) gidumtan ug gipatay sa kalayo sa mga hari (**Pin 17:16**).

10

- Ang Bag-ong Romanong Ginharian, nga gilingkoran sa bigaon (**Pin 17:15**), ihatag sa 1st nga mananap

hangtod

**ang rhema sa Dios** natuman (**Pin 17:17**), o hangtud nga ang gingharian itugyan ngadto sa **katawhan sa Diyos para sa ila walay kataposang kabtangan** (**Gen 17:3-8**).

**Diyos para sa ila**

(**Pin 17:18**) **Ang babaye (Ang dakong bigaon) = Ang dakong siyudad**

**Pin 17:18** Ug ang babaye nga imong nakita mao kadtong dakung ciudad, nga naghari (adunay gingharian)<sup>G2192G932</sup> ibabaw sa mga hari sa yuta (sa yuta).<sup>G1093</sup>

☞ **Pin 17:18** Ug ang babaye (**ang dakong bigaon, Pin 17:1**) nga imong (Juan) nakakita **ang dakong siyudad**, nga adunay gingharian ibabaw sa mga hari sa yuta.

→ Ang babaye (ang dakong bigaon sa Simbahang Romano Katoliko, ang inahan sa mga bigaon) mao ang Papa nga mao

ang ulo sa Holy See.

- Ang bantugang bigaon (ang Papa, ang pangulo sa Simbahang Romano Katoliko) nagmando gikan sa dakong siyudad (ang

**Vatican City**) diin nahimutang ang lingkoranan sa Simbahang Romano Katoliko, ug ang ikaduhang mananap o ang mini nga propeta motungha.

- Ang dakong bigaon (ang Papa) adunay gingharian ug nagmando sa tanang Gentil nga mga nasud (katawhan, panon sa katawhan,

**mga nasod, ug mga pinulongan, Pin 17:15**) apan nawad-an siya sa iyang gingharian sa unang mananap nga nagmando sa Usa ka Kalibutan

**Gobyerno**, nga gihatag sa mga hari sa yuta (10 ka hari nga adunay 10 ka diadema o awtoridad) gahum ug awtoridad sa.

(**Pin 17:18** qihubad)

→ Ang babaye (ang Papa), ang pangulo sa Simbahang Romano Katoliko nga nahimutang sa Vatican City,

Mao ang dakong siyudad nga adunay gingharian ibabaw sa mga hari sa yuta, nga nagmando sa tanang nasod nga Hentil.

<sup>756</sup>Refer sa **Pin 11:15-16**.

- Apan ang babaye mawad-an sa iyang gingharian ngadto sa unang mananap nga nagmando sa "Usa ka Kalibotan nga Gobyerno" (ang Bag-ong Gingharian sa Babilonya), diin gihatag sa 10 ka hari ang ilang gahom ug awtoridad.

## Kapitulo 18

([Pin 18:1-2](#)) Ang pagkapukan sa Dakong Babilonya

[Pin 18:1](#) Ug sa human niining mga butanga nakita ko ang lain na usab nga manolonda nga nanaug gikan sa langit, nga may dakong gahum;<sup>G1849</sup>

ug ang yuta (ang yuta)<sup>G1093</sup> gipagaan (paghatag kahayag)<sup>G5461</sup> uban sa (sa)<sup>G1537</sup> iyang himaya.

[Pin 18:2](#) Ug siya misinggit sa makusog nga tingog, nga nagaingon: Ang Babilonia nga daku nagun-ob, nahulog na, ug nahimong puloy-anan sa mga yawa,<sup>G1142</sup> ug ang paghawid (prisohan)<sup>G5438</sup> sa matag mahugaw (hugaw)<sup>G169</sup> espiritu,

ug hawla (prisohan)<sup>G5438</sup> sa matag mahugaw ug dulumtanan nga langgam (mga langgam).<sup>G3732</sup>

☞ [Pin 18:1](#) AHuman niining mga butanga, nakita ni Juan ang laing anghel nga nanaog gikan sa langit, nga may dakong awtoridad,

ug ang yuta gihayagan sa iyang himaya.

☞ [Pin 18:2](#) Aug siya misinggit sa makusog nga tingog, nag-ingon,

“**Dakong Babilonya** napukan, napukan na, ug nahimong puloy-anan sa **mga yawa**,

usa ka bilanggoan alang sa tanang mahugaw nga espiritu, ug usa ka bilanggoan alang sa tanan nga mahugaw ug gidumtan nga mga langgam.

- **Babilonia**: Ang hari sa Usa ka Kalibotang Gobyerno sa unang mananap (ang Bag-ong Babilonya) lagmit kaayo Barack Obama.<sup>757</sup>

- **Ang dakosiyudad**: Ang lingkoran sa Simbahang Romano Katoliko sa siyudad sa Vatican, diin ang mini nga propeta

(Haring Charles III)<sup>758</sup> sa ika-2 nga mananap mitungha.

- **Ang dakobigaon**: Ang Santo Papa (ang dakong bigaon, sa pagkaron si Pope Francis) mao ang ulo sa Holy See of the Roman

Simbahang Katoliko (ang inahan sa mga bigaon).

([Pin 18:2](#) qihubad)

→ Ang hari sa One World Government sa unang mananap (ang hari sa Babylon, Barack Obama), ug ang 2nd mini nga propeta sa mananap (Hari Charles III) sa Vatican City gidumala sa Santo Papa (o Pope Francis)

kinsa

mao ang ulo sa Holy See of the Roman Catholic Church (ang inahan sa mga bigaon), ang tanan

“**Dakong Babilonya**,” ang puloy-anan sa mga yawa, ug usa ka bilanggoan alang sa tanang mahugaw ug gidumtan nga mga langgam.

([Pin 18:3](#)) Ang tanang kanasoran, ang mga hari ug ang mga magpapatigayon sa yuta nakainom sa bino sa kapungot sa iyang pagpakighilawas.

[Pin 18:3](#) Alang (kana)<sup>G3754</sup> tanan nga mga nasud (plural nga porma)<sup>G1484</sup> nakainom sa bino sa kapungot sa iyang pagpakighilawas,

ug ang mga hari sa yuta (ang yuta)<sup>G1093</sup> nakighilawas kaniya,

ug ang mga magpapatigayon<sup>G1713</sup> sa yuta (ang yuta)<sup>G1093</sup> nadato sila<sup>G4147</sup>

pinaagi sa kadagaya (ang gahum)<sup>G1411</sup> sa iyang mga delicacy (sobra nga kusog, kaluho).<sup>G4764</sup>

☞ [Pin 18:3](#) Nga ang tanang kanasuran nakainom sa bino sa kapungot sa iyang pagpakighilawas,

**ang mga hari sa yuta** nakighilawas kaniya,

ug **ang mga magpapatigayon sa yuta** nadato tungod sa gahom sa iyang sobra nga kaluho.

<sup>757</sup>Tan-awa ang "([Pin 13:18](#)) 666 (Ipha ang numero sa mananap, nga mao ang numero sa usa ka tawo)."

<sup>758</sup>Tan-awa ang "([Pin 17:3-6](#)) **MISTERYO, BABILONIA NGA DAKO, ANG INAHAN SA MGA BIGAON UG MGA DULAWANAN SA**

† **Ang mga magpapatigayon**

**Ang gingharian sa langit** sama sa bahandi nga gitago sa uma (o ang kalibutan, [Mat 13:44](#)), nga mao ang bunga sa maayong liso ([ang rhema](#)) nga orihinal nga gipugas sa uma ([ang mga logo sa Dios](#)) pinaagi sa Anak sa tawo, nga mao kana [mga logo](#) ([Mat 13:24](#)). Apan ang masinugtanong mga magtotoo lamang ang nangita sa bililhong bahandi sa gingharian sa langit ([ang rhema](#)) pinaagi sa pagkamatay sa [ang mga logodiha kanila](#) ([ang Anak sa tawo](#)), unya [pagbangon](#) (uban sa [Kristo](#)) nga motubo ngadto sa bunga sa [ang mga logo sa Dios](#) ([ang rhema](#)).<sup>759</sup>

**Usa ka magpapatigayon** ([Mat 13:45](#)) nagtumong sa “masulundon nga magtotoo” tungod kay iyang gipangita kining bililhong bahandi (o maayong mga perlas) nga mao ang rhema. Sa kasukwahi, ang mga magpapatigayon sa yuta nagtumong sa “mga dili-masinugtanon nga mga magtutuo” nga nangita ug nahigugma sa mga bahandi sa maluho nga mga butang sa yuta (ang salapi) nga iya ni Cesar (o sa Babilonia, [Mar 12:17](#)).

→ Apan ang mga magpapatigayon sa yuta nangita sa salapi sa yuta, nga sa Babilonia, ang gamut sa **tanang daotan**. “Kay [ang gugma sa kuwartamao angang gamot sa tanang kadautan](#): nga samtang ang uban nanagtinguha, sila nangasayup [gikan sa pagtuo](#), Ug gipalagbasan ang ilang kaugalingon pinaagi sa daghang mga kasubo” ([1Ti 6:10](#)).

[\(Pin 18:4\)](#) Gumula kamo sa Babilonia nga bantugan

[Pin 18:4](#) Ug nadungog ko ang laing tingog gikan sa langit, nga nagaingon,  
Gumula kamo kaniya, akong katawhan, aron dili kamo makaambit<sup>G4790</sup> sa iyang mga sala, ug nga dili kamo makadawat sa iyang mga hampak.

☞ [Pin 18:4](#) AUg ako (Juan) nakadungog ug laing tingog gikan sa langit, nga nagaingon,  
“Lumabas ka sa iya (“[Dakong Babilonya](#)” ([Pin 18:2](#)), akong katawhan,  
aron dili kamo makaambit sa iyang mga sala ug makadawat sa iyang mga hampak”

[\(Pin 18:4\)](#) [qihubad pag-usab](#))

→ Gawas sa mga limbong sa [Dakong Babilonya](#), nga mao ang One World Government sa United Nations (sa 1st nga mananap) nga mibuntog sa gingharian sa [ang dakung bigaon](#) (sa Romano Simbahang Katoliko sa siyudad sa Vatican, [oang dakong siyudad](#)), diin gikan ang ikaduhang mananap ([ang Bakak nga Propeta](#))  
[nigawas sa ang yuta sa sa karnerobisti](#) (sa paglimbong sa katawhan sa Dios) ug misulti sama sa [usa ka dragonsa](#)  
gamita ang tanang awtoridad sa unang mananap ([Usa ka Gobyerno sa Kalibutan](#)), hinungdan sa tanan nga mga nagpuyo sa yuta  
[pagsimba](#) ang unang mananap ([Usa ka Gobyerno sa Kalibutan](#)),<sup>760</sup> kinsa nanguna [Dakong Babilonya](#) (kang kinsa ang 10  
Gihatag sa mga hari ang ilang gahom ug awtoridad sa unang mananap) aron makiggubat batok [ang Kordero](#)  
[\(Pin 17:14\)](#).<sup>761</sup>

[\(Pin 18:5-8\)](#) Ang mga sala sa Babilonia gihukman sa Ginoong Dios

[Pin 18:5](#) Kay ang iyang mga sala nakaabut sa langit, ug ang Dios nahinumdom sa iyang mga kadautan.  
[Pin 18:6](#) Ganti (bayad)<sup>G591</sup> kaniya bisan ingon nga iyang gigantihan (pagbayad)<sup>G591</sup> kanimo, ug dobleha kaniya ang pilo sumala sa iyang mga buhat.  
sa kopa nga iyang gipuno, pun-a siya ug pilo.  
[Pin 18:7](#) Unsa ka dako ang iyang paghimaya sa iyang kaugalingon, ug pagkinabuhi nga lamian (kaluho),<sup>G4763</sup>

<sup>759</sup>Tan-awa ang "Tigo" gikan sa [Pin 6:6](#).

<sup>760</sup>Tan-awa ang “[Figure 13-3] Ang mga mananap sa Daniel ug Pinadayag,” [Pin 13:11-12](#).

<sup>761</sup>I-refer sa “MISTERYO, BABYLON NGA DAKO, ANG INAHAN SA MGA BIGAON UG MGA DUMALI SA YUTA ([Pin 17:3-6](#)).”



hatagi siya sa hilabihan nga kasakit ug kasubo:

kay nag-ingon siya sa iyang kasingkasing, Naglingkod ako nga rayna, ug dili ako balo, ug dili ako makakita ug kasubo.

[Pin 18:8](#) Busa ang iyang mga hampak moabut sa usa ka adlaw, kamatayon, ug pagbangotan (kasubo),<sup>G3997</sup> ug gutom; ug siya pagasunogon sa hingpit sa kalayo: kay kusgan (kusganon)<sup>G2478</sup> mao ang Ginoong Dios nga naghukom kaniya.

- ☞ [Pin 18:5](#) ug ang mga sala (sa Babilonia nga daku) nakaabut sa langit ug **Dios** adunay **nahinumdom** iyang mga kasal-anan.
- ☞ [Pin 18:6](#) **Paw iyang likod** bisan ingon nga siya mibayad, ug **bayri siyag doble** sumala sa iyang mga buhat; **sa tasa** nga iyang gipuno, pun-a ug pilo alang kaniya.
- ☞ [Pin 18:7](#) ASa hilabihan nga iyang gihimaya ang iyang kaugalingon ug nagkinabuhi nga maluho, hatagi siya nianang daghang kasakit ug kasubo,<sup>G3997</sup>  
kay nagaingon siya sa iyang kasingkasing: Nagalingkod ako ingon nga reina, ug dili ako balo, ug dili ako makakita ug kasubo.
- ☞ [Pin 18:8](#) Busa ang iyang mga hampak moabut sa usa (**1**) **adlaw**: kamatayon, kasubo, ug kagutom. ug siya pagasunogon sa hingpit sa kalayo: kay gamhanan **ang Ginoong Dios** kinsa mohukom kaniya
- (**Dios nahinumdom** ang mga kasal-anan sa Babilonia)
  - **1/10** sa usa ka ephah nga harina sa sebadagisukod sa [Pin 6:6](#) alang sa usa ka halad sa pagdala sa kasal-anan ngadto sa handumanan sa dihang giablihan ang ika-3 nga selyo.
- (**Dios nagbayad** iyang doble alang sa iyang mga buhat)
  - **Dios** nahinumdom sa mga kasal-anan sa "**Dakong Babilonya (Pin 18:4)**" busa iyang gibalosan siyag doble sa iyang mga buhat ([Pin 18:8](#)).
- (**Kristo** batok Belial)
  - Bisn kinsa nga nakadawat sa **ang Ginoo (Ang Ginoo** ug Manluluwas), pagadawaton sa Iyaha **Amahan (Dios)** ingon nga Iya **mga tawo**)

*[Rom 7:4](#) Busa, akong mga kaigsoonan, kamo usab nahimong patay ngadto sa balaod pinaagi sa lawas ni **Kristo**:  
nga kamo kinahanglan nga magminyo ([miapil](#))<sup>G1096</sup> sa lain,  
bisan ngadto kaniya nga nabanhaw gikan sa mga patay (**Kristo**, [Rom 6:9](#)),  
aron kita mamunga ngadto sa **Dios**.*

→ Kung mamatay ka sa balaod, **ang Ginoo** modawat kanimo ingon nga lawas sa **Kristo**, aron ikaw mahimong **miapil** sa **Kristo**, nga nabanhaw gikan sa mga patay, sa pagpamunga sa **Dios**,

thimungaan **Dios** mahimong imo **Amahan**, ug ikaw mahimong Iya (**sa Dios**) **mga anak nga lalaki** ug **mga anak nga babaye**.

- (Ang mga bata gisukod pinaagi sa usa ka parisan sa mga balanse)<sup>762</sup>
  - Sa dihang giablihan ang ika-3 nga selyo **usa ka parisan sa mga balanse (oyugo)** gisukod ang mga anak sa "gawasnon batok sa pagkaulipon" (sa termino sa mga anak sa langit vs. sa yuta).
    - "**Mga magtotoo** batok sa mga dili magtutuo"
    - "**Pagkamatarong** batok sa pagkadili-matarong"
    - "**Kahayag** batok sa Kangitngit"

*[2Co 6:14](#) Dili kamo magpayugo nga dili patas uban sa mga dili magtotoo<sup>G571</sup>:  
kay unsa nga panag-uban ang adunay pagkamatarong<sup>G1343</sup> uban sa pagkadili-matarong?<sup>G458</sup>*

<sup>762</sup>Nakuha gikan sa [Pin 6:5](#).

ug unsa ang panag-uban nga adunay kahayag<sup>G5457</sup> uban sa kangitngit<sup>G4655</sup>?  
2Co 6:15 Ug unsa may panag-uyon **Kristo**<sup>G5547</sup> uban sa **Belial** (usa ka ngalan nga naapasabot sa kalaglagan,<sup>H1100</sup><sup>G955</sup>?)

kun unsang bahina ang nabatonan sa nagatoo<sup>G4103</sup> uban sa usa ka dili magtutuo (dili magtutuo)<sup>G571</sup>?

2Co 6:16 Ug unsa may pakigsabot sa templo **Dios**<sup>G2316</sup> sa mga idol?  
kay kamo mao ang templo sa mga buhi **Dios**; <sup>G2316</sup> ingon **Dios**<sup>G2316</sup> miingon,  
Ako magapuyo diha kanila, ug magalakaw diha kanila; ug ako mahimong ila **Dios**,<sup>G2316</sup> ug sila mahimo nga akong katawhan.

Deu 13:13 Pipila ka mga lalaki, ang mga bata (ang mga anak nga lalaki)<sup>H1121</sup> sa **Belial**,<sup>H1100</sup> migula gikan sa imong taliwala,

ug gipapahawa ang mga pumoluyo sa ilang lungsod, nga nagaingon,  
Mangadto kita ug mag-alagad sa laing mga dios, nga wala ninyo hiilhi;

1Sa 2:12 Karon ang mga anak nga lalake ni Eli mga anak nga lalake ni **Belial**,<sup>H1100</sup> wala sila mahibalo **ang Ginoo** (**Yahweh**).<sup>H3068</sup>

Job 34:18 Angayan ba ang pag-ingon sa usa ka hari, Ikaw daotan (**Belial**)?<sup>H1100</sup> ug sa mga principe: Kamo dili diosnon?

Mat 24:24 Kay adunay motungha **mini nga mga Kristo**, ug **mini nga mga propeta**, ug magapakita ug dagkung mga ilhanan ug mga katingalahan; sa pagkaagi nga, kon mahimo, ilang malimbongan ang mga pinili.

→ Ang anak nga lalaki ni Belial (usa ka ngalan nga nagkahulogang kalaglagan,<sup>H1100</sup>) mao ang **Ang Bakak nga Propeta** (Job 34:18,

Mat 24:24) nga magapakita ug dagkung mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa paglimbong sa mga pinili sa Dios

(Mat 24:24).

→ Ang mga anak ni Belial mao **mini nga mga Kristo** ug **mini nga mga propeta** kinsa wala mahibalo **ang Ginoo** **Yahweh**.

→ Ikaw, kinsa **gihimong matarong** ug adunay pakig-ambit sa kahayag, kinahanglan dili pagyugo uban

**mga dili magtutuo**.

- Kay **Kristo** walay kasabutan uban kang Belial, **mga magtotoo** dili makabulag sa mga dili magtotoo.

- Ang templo sa **Dios** walay pakigsabot sa mga diosdios ug ikaw mao ang templo sa mga buhi **Dios**.

*“Ako (**Dios**) magapuyo diha kanila, ug magalakaw diha kanila; ug ako mahimong ila **Dios**, ug sila mahimong akong katawhan.”<sup>763</sup>*

2Co 6:17 Busa gikan sa taliwala (sa taliwala)<sup>G3319</sup> kanila, ug manaqbulaq kamo, nag-ingon ang Ginoo (**kyrios**),<sup>G2962</sup> ug ayaw paghikap sa mahugaw nga butang; ug **dawaton ko ikaw**,

→ Busa, **ang Ginoo** (**kyrios**) nag-ingon,

*“**Gawastaliwala kanila** (sa Babilonia nga bantugan), maqbulaq (gikan sa mga dili magtutuo),*

*ug ayaw paghikap sa mahugaw nga butang (**ang mga butang nga iya sa mahugaw nga espiritu**); ug ako **makadawat ikaw**.”*

2Co 6:18 Ug mahimong **usa ka Amahan**<sup>G3962</sup> kaninyo, ug kamo mahimo nga akong mga anak<sup>G5207</sup> ug mga anak nga babaye,<sup>G2364</sup>

nag-ingon **ang Ginoo**<sup>G2962</sup> **Labing Gamhanan** (pantokratōr).<sup>G3841</sup>

<sup>763</sup>Refer sa Pin 18:4.

→ Busa, "**Apil sa Kristo**, ug motubo sa **ang Ginoo**, aron sa **Usa ka Ginoo**,<sup>764</sup>  
**Iyang amahan (Dios)** mahimong imong Amahan."

→ **Ang Ginoo** (kyrios) **Labing Gamhanan** (oang Ginoo ug Manluluwas Dios) nag-ingon,  
"Ako mahimong imo **Amahan**, ug ikaw mamaako **mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye**."

(Pin 18:9) Ang mga hari sa yuta nakighilawas sa Babilonya

**Pin 18:9** Ug ang mga hari<sup>G935</sup> sa yuta (yuta),<sup>G1093</sup>  
nga nakighilawas ug nagkinabuhi nga lamian (maluho)<sup>G4763</sup> uban niya,  
magbakho (mohilak)<sup>G2799</sup> kaniya, ug pagbakho alang kaniya, sa diha nga sila makakita sa aso sa iyang  
pagkasunog,

☞ **Pin 18:9** Aug ang mga hari sa yuta nga nakighilawas  
ug nagkinabuhi nga maluho uban kaniya, mohilak ug magbakho tungod kaniya, sa diha nga makita nila  
ang aso sa iyang pagkasunog.

→ Ang mga hari<sup>G935</sup> sa yutanga mibarog batok sa Ginoo ug kang Kristo<sup>765</sup> mga **ang 10 ka hari** (10 ka sungay)  
kinsa nakadawat ug awtoridad ingong mga hari uban sa **ang (1st) mananapkay 1 ka oras** pinaagi sa  
paghatag sa ilang gahum ug awtoridad sa  
**ang (1st) mananap nga adunay usa ka hunahuna (Pin 17:12-13)**.

(Pin 18:10-20) Ang paghukom sa dakong siyudad sa Babilonya sa 1 ka oras

**Pin 18:10** Nga nagatindog sa halayo tungod sa kahadlok sa iyang pag-antus, nga nagaingon, Alaut (alaut),<sup>G3759</sup> alaut  
(alaot),<sup>G3759</sup>

kanang dakong siyudad sa Babilonia, kanang gamhanang siyudad! kay sa usa ka takna miabut ang imong  
paghukom.

**Pin 18:11** Ug ang mga magpapatigayon sa yuta (ang yuta),<sup>G1093</sup> mohilak ug magbangotan tungod kaniya;  
kay wala nay tawo nga mopalit sa ilang mga baligya.

**Pin 18:12** Ang mga baligya nga bulawan, ug salapi, ug mga mahal nga bato, ug mga perlas, ug fino nga lino, ug purpura, ug  
seda,

ug mapula, ug ang tanan nimong kahoy (kahoy),<sup>G3586</sup> ug ang tanang matang sa sudlanan nga garing,  
ug tanang matang sa mga sudlanan sa labing bililhon nga kahoy (kahoy),<sup>G3586</sup> ug sa tumbaga, ug puthaw, ug  
marmol,

**Pin 18:13** Ug cinnamon, ug mga baho (insenso),<sup>G2368</sup> ug mga pahumot, ug insenso, ug vino, ug lana, ug fino nga harina,  
ug trigo, ug mga mananap, ug mga karnero, ug mga kabayo, ug mga karwahe, ug mga ulipon (lawas),<sup>G4983</sup> ug  
mga kalag sa mga tawo.<sup>G444</sup>

**Pin 18:14** Ug ang mga bunga nga gitinguha sa imong kalag nawala (nawala)<sup>G565</sup> gikan kanimo, ug sa tanang mga butang  
nga lamian

ug maayo (hayag)<sup>G2986</sup> mipahawa gikan kanimo, ug dili na nimo sila hikaplagnan pag-usab.

**Pin 18:15** Ang mga magpapatigayon niining mga butanga, nga nahimong adunahan pinaagi kaniya,  
magatindog sa halayo tungod sa kahadlok sa iyang pag-antus, nga maghilak ug magminatay  
(pagbangotan),<sup>G3996</sup>

**Pin 18:16** Ug nag-ingon, Alaut (alaut),<sup>G3759</sup> alaut (alaot),<sup>G3759</sup> kanang dakong siyudad,  
nga sinul-oban sa fino nga lino, ug purpura, ug mapula, ug gidayandayanan sa bulawan, ug mga mahal nga  
bato, ug mga perlas!

**Pin 18:17** Kay sa usa ka takna ang hilabihan ka daku nga mga bahandi nahanaw (pagalaglagon).<sup>G2049</sup> Ug ang matag kapitan  
sa barko, ug

ang tanan nga kompanya sa mga barko, ug mga marinero (manero sa barko),<sup>G3492</sup> ug kutob sa patigayon  
(trabaho)<sup>G2038</sup> sa dagat, nagtindog sa halayo,

<sup>764</sup>Refer sa **Pin 19:11-14**.

<sup>765</sup>Tan-awa ang "**Pin 1:5**) *Jesu-Kristo: Ang maqmamando sa mga hari ug ang mga maqmamando sa yuta*."

[Pin 18:18](#) Ug nanagsinggit sila sa pagkakita nila sa aso sa iyang pagkasunog, nga nagaingon: Unsang ciudad ang sama niining dakung ciudad!

[Pin 18:19](#) Ug sila nagsalibay ug abug sa ilang mga ulo, ug nanaghilak, ug nanagminatay; <sup>G2799</sup>nag-ingon, Alaut (alaut), <sup>G3759</sup>alaut (alaot), <sup>G3759</sup>kanang dakung siyudad, diin nahimong dato ang tanan nga adunay mga sakayan sa dagat tungod sa iyang kamahal! kay sa usa ka takna siya nahimong biniyaan.

[Pin 18:20](#) Paglipay alang kaniya, ikaw nga langit, ug kamong balaan nga mga apostoles ug mga manalagna; kay ang Dios nanimalos (naghukom) <sup>G2917G2919</sup>ikaw sa iyaha.

☞ [Pin 18:10](#) Nga nagatindog sa halayo tungod sa kahadlok sa iyang pag-antus, nga nagaingon, 'Alaot, alaot, **ang dakong siyudad, Babilonia**, ang gamhanang siyudad. Para sa **sa usa ka (1) oras** ang imong paghukom miabot na.'

→ Ang paghukom miabot na (ang gingharian sa kalibotan),  
- (1) ang dakong siyudad (ang siyudad sa Vatican sa ikaduhang mananap, nga gidumala sa Santo Papa (o Pope Francis, ang dakong bigaon), ug  
- (2) Babylon (Usa ka Kalibutan nga Gobyerno sa United Nations sa 1st nga mananap), pagahukman sa

**sa usa ka (1) oras.** <sup>766</sup>  
→ Ang paghukom sa dakong siyudad sa Babilonia sa usa (1) ka oras nagpasabot nga sila mapukan sa panahon ang 1 ka oras, o panahon sa ikaduhang katunga sa ika-70 nga semana ni Daniel (o ang Dakong Kasakitan). <sup>767</sup>

☞ [Pin 18:11](#) Ang mga magpapatigayon sa yuta (ang mga mahigugmaon sa salapi kansang gamut gikan sa tanan nga kadautan, [Pin 18:3](#)),

mohilak ug magbangotan tungod kaniya, kay wala nay mopalit sa ilang mga baligya.

☞ [Pin 18:12](#) Ang mga baligya nga bulawan ug plata, mga mahalong bato ug mga perlas, pinong lino, ug purpura, seda ug mapula, tanang matang sa mga sudlanan sa thiyine <sup>768</sup>kahoy, garing, ug labing bililhon nga kahoy, tumbaga, puthaw, ug marmol.

☞ [Pin 18:13](#) And cinnamon ug insenso, mga haplas, insenso, bino, lana, pinong harina, trigo, mga mananap, mga karnero, mga kabayo, mga karwahe, lawas, ug kalag sa mga tawo. <sup>G444</sup>

☞ [Pin 18:14](#) **Tbunga siya nga giibog sa imong kalag** nawala gikan kanimo, ug ang tanang mga butang nga matahum ug mahayag nilakaw nagikan kanimo, ug dili na nimo sila makita.

☞ [Pin 18:15](#) **Tmga negosyante siya** niining mga butanga, kinsa nahimong dato pinaagi kaniya, mobarog sa halayo tungod sa kahadlok sa iyang pag-antos, paghilak, ug pagbangotan.

☞ [Pin 18:16](#) And nag-ingon, 'Alaot, alaot, kanang dakung siyudad nga nagsul-ob sa pinong lino, purpura, ug mapula, ug gidayandayanan sa bulawan ug mahalong mga bato ug mga perlas.

☞ [Pin 18:17](#) Fo sa **sa usa ka (1) oras** ang ingon ka dako nga mga bahandi nahimong biniyaan. Ang matag tagdumala sa barko, ang tanan nga panon sa mga sakayan ug mga sakayanon, ug ang tanan nga nagtrabaho sa dagat, nanindog sa halayo.

☞ [Pin 18:18](#) And misinggit sa diha nga sila nakakita sa aso sa iyang pagkasunog, nga nagaingon, 'Unsa may sama niining dakung siyudad?'

---

<sup>766</sup>Refer sa [Pin 18:2](#).

<sup>767</sup>Tan-awa ang "[Pin 18:10](#)) *Ang paghukom miabot sa dakong siyudad, ang Babilonya, sa 1 ka oras.*"

<sup>768</sup>Thiyine: Ang citrus, usa ka baho nga kahoy sa Amihanang Aprika nga gigamit ingong insenso, nga gipabilhan sa karaang mga Grego ug Romano tungod kay

sa katahum sa iyang kahoy alang sa lain-laing mga ornamental nga katuyoan. "G2367 - thuinios - Strong's Greek Lexicon (kiv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access niadtong Abr 15, 2023. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g2367/kiv/tr/0-1/>.

☞ [Pin 18:19](#) Tsiya nagsabwag ug abog sa ilang mga ulo ug misinggit, nga naghilak ug nagbangotan, ug nag-ingon, 'Alaut, alaut, nga **dakong siyudad**, diin ang tanan nga adunay mga sakayan sa dagat nahimong dato pinaagi sa iyang mahal nga mga butang. Kay sa usa ka oras siya gihimong biniyaan.'

☞ [Pin 18:20](#) Pagmaya tungod kaniya, langit, ug kamong balaang mga apostoles ug mga propeta, kay **Dios** naghukom sa imong paghukom kaniya.

- Ang kahulogan sa "**sa usa ka(1)oras**"

(1)**Sa usa ka(1)oras: Ang kataposang mga mamumuo diha kang Kristo gikan sa ika-11 hangtod sa ika-12 nga**

### **takna**

[Mat 20:12](#) Nga nagaingon, Kini katapusan<sup>G2078</sup> nakabuhat apan **usa ka oras**, ug gihimo mo sila nga sama kanamo,

nga nagpas-an sa kabug-at ug kainit sa adlaw.

[Mat 20:13](#) Apan siya mitubag sa usa kanila, ug miingon, Higala, wala ako magbuhat ug dautan kanimo: wala ka ba nakigsabut kanako sa usa ka denario (usa ka denario)<sup>G1220?</sup>

[Mat 20:14](#) Kuhaa ang imo, ug lumakaw ka sa imong dalan: Ako mohatag niini nga naulahi, maingon sa imo.

[Mat 20:15](#) Dili ba uyon sa balaod alang kanako ang pagbuhat sa akong gusto sa akong kaugalingon? Dautan ba ang imong mata, tungod kay ako maayo?

[Mat 20:16](#) Busa ang mga naulahi mauna, ug ang mga nahauna maulahi: kay daghan ang mga gitawag, apan diyutay ang mga pinili.

→ "**Usa ka oras**" ([Mateo 20](#)) niini nga konteksto nagtumong sa "kataposang mga mamumuo nga ubasan sa ika-11 nga oras" ([Mat 20:8-12](#)).

ika-6 nga oras  
mga sanga  
- Kadtong nagpas-an sa kabug-at ug kainit sa adlaw, ug nagtrabaho gikan sa ika-3 nga oras, ang ug ang ika-9 nga oras ([Mat 20:3-5](#)), mao "ang unang mga mamumuo" nga maoy natural nga ([Rom 11:21](#)) o ang mga Judio.

- Kadtong nagtrabaho alang sa "**usa ka oras**" (gikan sa ika-11 hangtod sa ika-12 nga oras) sa wala pa moabut ang gabii mao ang "ang kataposang mga mamumuo" kinsa mao "ang gisumpay nga sanga" o ang Hentil nga mga nasod kang kinsa ang ebanghelyo sa kaluwasan gibalik ngadto sa ([Binuhatan 13:46](#)).

→ Ang katapusan nga mga mamumuo (ang Hentil nga mga nasod, **ang mga santos sa Kasakitan**) nga miadto sa Iyang parasan (ngadto sa **Kristo**) nagbuhat sa mga buhat sa Dios pinaagi sa pagbantay ug pag-ampo samtang adlaw pa, ug sa ingon nahimong unang nakasulod sa gingharian, samtang ang unang mga mamumuo (ang mga Judio) nahimong ulahi nga misulod ang gingharian.

→ Ang bayad sa sala (usa ka denarion). parehasgibayran ug gipasaylo sa tanan nga naa **Kristo** kay **ang pagkamatarong sa Diyos** nga pinaagi sa pagtoo sa **Jesukristo** ngadto sa tanan ug sa tanan kanila nga mituo ug walay kalainan tali sa Judio ug sa Grego/sa mga Hentil (o tali sa una ug ang katapusan nga mga mamumuo): alang sa mao gihapon **Ginoolabaw sa tanandato** sa tanan nga nagtawag kaniya ([Rom 3:22](#),

“ulahi  
niana

[Rom 10:12](#)). Busa, **ang Ginoon** naghimo sa suhol sa “unang mga mamumuo” nga katumbas sa **mga mamumuo.**” apan kadtong nabutaan (o kulang sa mga logo, ubos sa balaod) nakalimot ang ilang daan nga mga sala gihinloan ([2Pe 1:10](#)).

- Sa ingon, “**usa ka oras**” alang sa mga santos sa Kasakitannagtumong niadtong nagbantay ug nag-ampo sa wala pa magsugod ang takna sa pagsulay ([Pin 3:10](#)) o hangtod **ang pag-abot sa Anak sa tawo**, mao nga sila pagabayawon sa dili pa magsugod ang Dakong Kasakitan.

(2) **Sa usa ka (1) oras: Ang takna sa tentasyon sa pagbantay ug pag-ampo sa wala pa ang dako ug bantogang adlaw sa Ginoon**  
(ang kasuko sa Dios).

[Luk 4:13](#) Ug sa natapus na sa yawa ang tanan nga pagtintal, siya mibulag kaniya sa makadiyot (**usa ka panahon**).

→ Ang yawa mibiya kang Jesus alang sa “**usa ka panahon**” sa dihang napakyas siya sa pagtintal Kaniya. Ang sama nga yawa moabut sa pagsakit sa mga igsoon nga ania sa kalibutan, nga naninguha sa paglamoy kanila ([1Pe 5:8-9](#)) **kinsa nagtrabaho sa mga buhat sa Dios** samtang adlaw pa, ug kadtong nahabilin sa kalibutan sa gabii ([Juan 9:4](#)).

[1Pe 5:8](#) Pagbuotan, pagmabinantayon; tungod kay ang inyong kaaway ang yawa, [G1228](#) ingon sa nagangulob nga leon,  
*nagasuroysuroy, nagapangita kong kinsa ang iyang pagalamyon:*  
[1Pe 5:9](#) Nga sukol kaniya nga malig-on sa pagtoo, sa hingbaloan nga ang mao nga mga kasakitan (pag-antus) [G3804](#)  
*natuman sa imong mga igsoon nga ania sa kalibutan.*

[Mat 26:39](#) Ug milakaw siya ug diyutay sa unahan, ug mihapa, ug nag-ampo, nga nagaingon:  
*Oh akong Amahan, kung mahimo,*  
*isaylo kini nga kopa gikan kanako: apan dili sumala sa akong pagbuot, kondili sa imong pagbuot.*

[Mat 26:40](#) Ug miduol siya sa iyang mga tinon-an, ug iyang hingkaplagan sila nga nangatulog, ug miingon kang Pedro,

*Unsa, dili ka makabantay [G1127](#) uban nako **usa ka oras**?*  
[Mat 26:41](#) Tan-awa [G1127](#) ug pag-ampo, aron dili kamo mosulod **tentasyon**. [G3986](#)  
**ang espiritu buotan qayud, apan ang unod maluya.**

→ “**Usa ka oras**” Niini nga konteksto nagtumong sa “**ang takna sa tentasyon**” nga kita kinahanglang “magbantay ug mag-ampo” sa dili mosulod ngadto sa tentasyon sa panahon sa wala pa ang 2nd mananap nga pwersa sa yuta nagpuyo sa **makadawat og markasa** ilang tuong kamot o agtang, kay kon dili sila pagapatyon ([Pin 13:15-18](#)). Ang takna sa pagsulay magpadayon hangtod sa pag-abot sa **ang Ginoong Jesu-Kristo** ug **ang dako ug bantogang adlaw sa Ginoon** (ang kasuko sa Dios).

[Luk 8:15](#) Apan ang anaa sa maayong yuta mao sila nga anaa sa matitud-anon ug maayong kasingkasing,  
*pagkadungog sa pulong (**ang mga logo**), [G3056](#) bantayi kini, ug mamunga uban ang pailub.*

→ Ang nahulog sa maayong yuta mao ang mga nakadungog sa pulong (**ang**



**mga logo**)<sup>G3056</sup> uban sa usa ka halangdon ug maayo nga kasingkasing, tipigi kini ug mamunga uban ang pailub  
([Luk 8:15](#)) ug sa ingon maluwas (mabayaw) sa dili pa ang dako ug inila nga adlaw sa Ginoo.

[Luk 8:13](#) Sila sa ibabaw sa bato mao sila, nga sa makadungog sila, makadawat sa pulong (**ang mga logo**)<sup>G3056</sup> uban sa kalipay; ug kini walay gamut, nga sa makadiyat mitoo, ug sa **panahon sa tentasyon** mahulog.

→ Apan ang kansang binhi gipugas sa bato, mao kadto sila nga, sa pagkadungog nila, makadawat sa pulong (**ang mga logo**)<sup>G3056</sup> uban sa kalipay; ug kini sila walay gamut, nga mitoo alang sa a  
samtang ug sa **panahon sa tentasyon** mahulog.

[Juan 9:4](#) Kinahanglan kong buhaton ang mga buhat niya (**Dios**) nga nagpadala kanako samtang adlaw pa: **ang gabii** moabut, sa diha nga walay tawo nga makahimo sa pagbuhat.

→ "**Ang gabii**" sa niini nga konteksto nagtumong sa **ang takna sa tentasyon** alang sa mga igsoon, nga ania sa kalibutan

samtang gabii pa (gimandoan sa Anti-Kristo). Kadtong nahibilin (ang Dakong Kasakitan **mga santos**) moatubang sa takna sa tentasyon kaniadto **ang dako ug bantogang adlaw sa Ginoo**,

apan

bisan kinsa nga magatawag sa ngalan ni **ang Ginoo** mahimong **naluwas** ([Binuhatan 2:21](#)).<sup>769</sup>

- "**Usa ka oras**" kay ang mga santos sa Dakong Kasakitan nagtumong niadtong magbantay ug mag-ampo hangtod **ang pag-abot ni Ginoong Jesu-Kristo**. Ang Balaan nga mga santos nga nagbuhat sa mga buhat sa Dios pinaagi sa **nagatoo** ang Anak sa tawo (**ang mga logo sa Dios** kinsa **Dios** nagpadala) ug tawag sa ngalan sa **ang Ginoo** kaniadto **tdako siya ug bantogan nga adlaw sa Ginoo** (**ang kasuko sa Dios**)<sup>770</sup> mahimong **naluwas** ug pagabanhawon sa katapusan nga adlaw.

[Figure 18-a] Ang dako ug inila nga adlaw sa Ginoo

**Peter's Rhema**

[Act 2:14](#) But Peter, standing up with the eleven, lifted up his voice, and said unto them, Ye men of Judaea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my **words** (**rhema**):<sup>G4487</sup>

[Act 2:15](#) For these are not drunken, as ye suppose, seeing it is *but* the third hour of the day.

[Act 2:16](#) But this is that which was spoken by the prophet Joel;

[Act 2:17](#) And it shall come to pass **in the last days**, saith **God**, I will pour out of **my Spirit** upon all flesh; and your sons and your daughters shall **prophecy**, and your young men shall see **visions**, and your old men shall dream **dreams**:

[Act 2:18](#) And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of **my Spirit**, and they shall **prophecy**:

[Act 2:19](#) And I will shew **wonders** in heaven above, and **signs** in the earth (**the ground**)<sup>G1093</sup> beneath; blood, and fire, and vapour of smoke:

[Act 2:20](#) The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, **before** that **great and notable day of the Lord come**:

[Act 2:21](#) And it shall come to pass, **that** **whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved**.

- **Ang ubang mga birhen** ibilin sa yuta ug mosulod sa 1,000 ka tuig.

\*Nakuha gikan sa "[3] 70 ka semana ni Daniel"

<sup>769</sup>"[Figure 18-a]," o Video 40. "4. Pentecostes." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-the-feasts-of-the-lord-4-pentecost/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-the-feasts-of-the-lord-4-pentecost/)

<sup>770</sup>I-refer sa "[Figure 18-a]," o "[2] The Revelation Prophecy Timeline."



| Great Tribulation                                  |  | Armageddon                      |
|--|--|---------------------------------|
| Daniel's 2nd half of 70th week                     |  |                                 |
| Abomination (AOD)                                  | The hour of temptation (Rev 3:10)                            | Wrath of God (Rev 16)           |
| 250 days   | 790 days   | 250 days                        |
| The hour of temptation                             |  | (1 Hour)                        |
|  | The 7th trumpet (3rd owe)<br>(The 7 vials: The wrath of God) | The Wrath of God<br>(Rev 15-16) |
|  | → The pouring of the 1st - 5th vial                          |                                 |
|  | → The pouring of the 6th vial<br>(Armageddon starts)         | Armageddon                      |
|  | The coming of the Lord Jesus Christ                          |                                 |
|  | → The pouring of the 7th vial                                |                                 |
| The great city Babylon is destroyed (Rev 18:21-24) |  |                                 |

The wrath of God  
←  
The great and notable day of the Lord

(Pin 18:21-24) Ang dakong siyudad sa Babilonia (wala na makita)

[Pin 18:21](#) Ug usa (usa) <sup>G1520</sup> Ang gamhanang anghel mikuha ug usa ka bato sama sa dakong galingan nga bato, <sup>G3458</sup> ug gisalibay kini sa dagat, nga nagaingon,

Sa ingon niini uban sa pagpanlupig ang Babilonia nga dakung ciudad pagalumpagon, ug dili na gayud igakita pag-usab.

[Pin 18:22](#) Ug ang tingog sa mga alpa, ug sa mga mag-aawit, ug sa mga magpaplawta, ug sa mga trompeta, dili na gayud madungog diha kanimo;

ug wala nay batid sa bisan unsa nga buhat nga igkita pa diha kanimo;

ug ang tingog sa usa ka galingan nga bato <sup>G3458</sup> dili na gayud madungog diha kanimo;

[Pin 18:23](#) Ug ang kahayag <sup>G5457</sup> sa usa ka kandila, <sup>G3088</sup> dili na gayud modan-ag pag-usab diha kanimo;

ug ang tingog sa pamanhonon ug sa pangasaw-onon dili na gayud madungog diha kanimo.

kay ang imong mga magpapatigayon mao ang mga dagkung tawo sa yuta (ang yuta), <sup>G1093</sup>

kay pinaagi sa imong mga salamangka nahimo ang tanan nga mga nasud (mga nasud nga

Gentil) <sup>G1484</sup> gilimbongan.

[Pin 18:24](#) Ug diha kaniya hingkaplagan ang dugo sa mga manalagna, ug sa mga santos (mga balaan nga santos), <sup>G40</sup> ug sa tanan nga gipamatay sa ibabaw sa yuta (sa yuta). <sup>G1093</sup>

[Pin 18:21](#) TUnya ang usa ka gamhanang anghel mikuha ug usa ka bato nga sama **usa ka dakogalingan nga bato**, <sup>G3458</sup> ug gisalibay kini sa dagat, nga nagaingon,

“Sa ingon sa kapintasan **ang dakong siyudad sa Babilonia** isalibay, ug dili na igkita.”

#### → **Ang dakong siyudad sa Babilonia**

- Ang dakong siyudad (Ang siyudad sa Vatican sa ika-2 nga mananap) ug ang Babilonya (Usa ka Kalibotan nga Gobyerno sa 1st mananap) isalibay ug dili na igkita.

- **Ang galingan nga bato** <sup>771</sup>

† *Ang lintunganayng pulong alang sa galingan (Strong's <sup>G3459</sup>) kay galingan nga bato (Strong's <sup>G3458</sup>):*

*“usa ka dakong galingan nga gilangkoban sa duha ka bato, ang ibabaw ug ang ilalom sa usa; ang ubos nga bato mao ang naghunong, apan ang ibabaw nga bahin giliso sa usa ka asno.”<sup>772</sup>*

*Tsiya mao ang patukoranan sa tinukod sa Dios **Jesukristo** (**1Co 3:9-11**) nga mao ang ubos nga nagahunong nga bato (**ang mga logo**), ug ang ibabaw nga bato nga nahimong buhing bato mao **ang rhema**. Bisan kinsa nga mangita sa mga buhat sa balaod sama sa Israel nga dili sa pagtoo, mapandol nianang bato nga kapandolan, apan bisan kinsa nga mangita sa mga buhat sa balaod sa pagkamatarung sa pagtoo, makadangat sa pagkamatarung.<sup>773</sup>*

<sup>771</sup>Tan-awa ang "[Pin 6:10](#).”

<sup>772</sup>" G3458 - mylos - Strong's Greek Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access 9 Mar, 2023. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3458/kjv/tr/0-1/>

<sup>773</sup>Video 41. “Grow in the Lord to be accepted to God”, & video 47, “7. Mga Tabernakulo”) [www.theRhemaOfTheLord.com](http://www.theRhemaOfTheLord.com).

† Ang batonga gikuha sa usa ka gamhanang anghel mao ang “[ang mga logo & tsiya rhema](#)” ug kini gitambog ngadto sa mga tubig diin naglingkod ang bigaon ug diin adunay mga katawhan, mga panon sa katawhan, mga nasud, ug mga pinulongan ([Pin 17:15](#)) nga nangita sa mga buhat sa kasugoan sama sa Israel, nga nagpasabot, dili sa pagtoo, ug sa ingon niini napandol niadtong bato nga kapandolan, ug gihukman.<sup>774</sup>

☞ [Pin 18:22](#) Tdili na madungog diha kanimo ang tingog sa mga mag-alpa, mga musikero, mga magpaplado, ug mga trompeta.

Wala nay batid sa bisan unsang buhat nga makit-an diha kanimo, ug ang tingog sa [usa ka galingan nga bato](#)<sup>G3458</sup> ([ang mga logo sa Dios](#)) dili na madungog diha kanimo.

→ [Ang mga logo \(usa ka galingan nga bato\)](#) gitipigan hangtod sa adlaw sa paghukom ug sa kapildihan sa dili diosnon nga mga tawo, unya gipukan niini ang dakong siyudad sa Babilonia [1 ka oras sa ang dako ug bantogang adlaw sa Ginoo](#) (ang rhema).<sup>775</sup>

☞ [Pin 18:23](#) [Tkahayag niya](#)<sup>G5457</sup> [sa usa ka kandila](#)<sup>G3088</sup> dili na modan-ag diha kanimo, ug [ang tingog sa pamanhonon ug pangasaw-onon](#)

dili na madungog diha kanimo. Kay ang imong mga magpapatigayon mao ang mga dagkung tawo sa yuta,

kay pinaagi sa imong salamangka ang tanan nga mga nasud nalimbongan.

→ [Dios](#) mao ang “[ang kahayag](#) (Kusog ni [G5457](#))” ug [ang Kordero](#)<sup>G721</sup> ([Pin 21:23](#)) mao ang [usa ka kandila](#).<sup>G3088</sup>

- Ang kahayag sa Dios nga misulti pinaagi sa Kordero (ang rhema)<sup>776</sup> dili na modan-ag.

- Ang kasal sa Kordero miabot na sa langit,<sup>777</sup> busa ang tingog sa pamanhonon ug sa pangasaw-onon dili na mahitabo nadungog na sa mga Gentil nga nasud sa yuta.

☞ [Pin 18:24](#) And sa iya nakit-an [ang dugo sa mga propeta ug mga balaan](#) ug sa tanan nga gipamatay sa yuta.

→ [Ang dugo sa mga propeta ug mga balaan](#) nakaplagan sa dakong siyudad, ang Babilonia gipanimalos, katumanan [Pin 6:10](#).

[Pin 6:10](#) Ug sila misinggit sa [usa ka makusog nga tingog, nga nagaingon, Hangtud kanus-a, O Ginoo \(despotēs\)](#),<sup>G1203</sup> [balaan ug tinuod](#), wala ka ba maghukom ug manimalos sa among dugo kanila nga nagpuyo sa yuta (sa yuta)<sup>G1093</sup>?

<sup>774</sup>Nakuha gikan sa [Pin 2:23](#).

<sup>775</sup>Video 44. “(The logos & the rhema) Sa kataposang mga adlaw (2 Pedro 3)

1/2.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>776</sup>Video 44. “Ang tagna sa kasulatan 2 Pedro 1 ) 2/2.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>777</sup>Tan-awa ang “([Pin 19:6-7](#)) [Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan nahari & Ang kasal sa Kordero miabot na.](#)”

## Kapitulo 19

([Pin 19:1-2](#)) Ang 1st Aleluya (Pagdayeg: usa ka dakong panon sa langit)

[Pin 19:1](#) Ug human niining mga butanga

Nakadungog ko og maayo (akusog)<sup>G3173</sup>tingog sa daghan (dako)<sup>G4183</sup>mga tawo (kadaghanan)<sup>G3793</sup>sa langit, nag-ingon,

[Aleluya](#); Kaluwasan, ug himaya, ug dungog, ug gahum, ngadto sa Ginoo (kyrios)<sup>G2962</sup>atong Dios:

[Pin 19:2](#) Kay matuod ug matarung ang iyang mga paghukom:

kay gihukman niya ang bantogang bigaon,<sup>G4204</sup>

nga nagdaot sa yuta (sa yuta)<sup>G1093</sup>uban sa iyang pakighilawas,

ug nakapanimalus sa dugo sa iyang mga alagad sa iyang kamot.

☞ [Pin 19:1](#) And Human niining mga butanga, nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog sa **usa ka dako**<sup>G4183</sup>**panon sa katawhan**<sup>G3793</sup>**sa langit**, nag-ingon,

“**Aleluya!**<sup>G239</sup> **Kaluwasan**, himaya, dungog, ug gahomsakop sa **ang Ginoo amua Dios.**”

☞ [Pin 19:2](#) Fo tinuod ug matarong ang iyang mga paghukom,

tungod kay gihukman niya ang dakong bigaon nga naghugaw sa yuta

uban sa iyang pakighilawas; ug iyang gipanimalus siya sa dugo sa iyang mga alagad sa iyang kamot.

- **Human niining mga butanga** nagpasabot nga “human sa 7 ka panaksan sa kapungot ([Pin 16](#)), human sa paghukom sa dakong bigaon ([Pin 17:1-2](#)), ug ang pagkapukan sa dakong siyudad sa Babilonia ([Pin 18:10-25](#)) nga nakighilawas sa dakong bigaon ([Pin 17:1-2](#)), nga diha kaniya ang dugo sa mga propeta ug mga balaan nakaplagan, apan gipanimalos, nga natuman [Pin 6:10](#).

(Adakong panon sa langit) sa langit

→ Usa ka makusog nga tingog sa usa ka dakong panon sa langit<sup>778</sup> mao ang gipamatay nga mga kalag sa **ang mga saksisa ang mga logo sa**

**Dios** ([Pin 6:10](#)) kinsa ang mga patay sa **Kristo** (lakip ang tanan **ang unang mga bunga ni Kristo** **ang 144,000**,

[1Co 15:20](#)), ingon man usab sa ilang **masigkaulipon** ug ilang **mga igsoon** nga gipatay tungod sa pagdumili sa pagkuha

ang marka sa mananapo pagsimba sa iyang larawan. ([Pin 6:11](#), [Pin 13:10](#)). Ang mga isigkaalagad mao nagsul-ob ug puti nga mga bisti, nagkupot sa mga palad sa ilang mga kamot atubangan sa trono

ug **ang Kordero**

(arnion),<sup>G721</sup> paghilak sa kusog,

→ “**Aleluya; Kaluwasan, ug himaya, ug dungog, ug gahum, ngadto sa ang Ginoo**”

➤ **Ang 1st Aleluya** (usa ka dakong panon sa langit) **Kaluwasan**

- Sumala sa mga sulat ni Pablo, ang hataas-nga-pailob sa atong **Ginoo** kay para sa **kaluwasan**. Apan alang sa pipila ka mga butang nga

lisud sabton gikan sa mga epistola ni Pablo, ang walay kahibalo ug dili lig-on nga mga tawo mituis sa Mga Kasulatan sa ilang kaugalingong kalaglagan. Busa, kinahanglang magmatngon ka nga dili mahisalaag sa sayop

sa mga daotan ug mahulog gikan sa imong kaugalingon nga kalig-on, apan sa pagtubo sa grasya ug kahibalo sa atong **Ginoo**

ug Manluluwas **Jesukristo** ([2Pe 3:15-18](#)).<sup>779</sup>

<sup>778</sup>Tan-awa ang “([Pin 7:9-12](#)) *Usa ka dako nga dili maihap nga panon (Tanan nga mga nasud, mga tribo, mga tawo, ug mga pinulongan).*”

<sup>779</sup>Video 44. “(The logos & the rhema) Sa kataposang mga adlaw (2 Pedro 3) 1/2.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

- **Alleluia** (Kusog ni [G239](#)): Nagpasabot "**Dayega ninyo ang Ginoo**"<sup>780</sup> ug ang gipamatay nga mga kalag nagdayeg sa Ginoo nga ilang Dios.

([Pin 19:3](#)) Ang 2nd Aleluya (Pagdayeg: usa ka dakong panon sa langit) sa langit

[Pin 19:3](#) Ug pag-usab (ikaduha) <sup>G1208</sup> sila miingon, Aleluya. Ug ang iyang aso <sup>G2586</sup> mibangon hangtod sa kahangtoran.

- ☞ [Pin 19:3](#) Ug sa ikaduha (ika-2) nga higayon sila miingon, "**Aleluya!** Iyang aso <sup>G2586</sup> mobangon hangtod sa kahangtoran."
  - **aso**: Kadtong misimba sa mananap ug sa iyang larawan, ug midawat sa iyang marka diha sa iyang agtang, o sa iyang kamot ([Pin 14:9](#)), pag-inom sa bino sa kapungot sa Diyos aron sila karon gisakit sa kalayo ug asupre atubangan sa balaang mga anghel, ug sa atubangan sa Kordero ([Pin 14:10](#)), ug ang aso sa ilang pag-antos nagautbo hangtod sa kahangtoran: ug sila walay pahulay adlaw ug gabii. ([Pin 14:11](#)).
  - **Ang ika-2 nga Aleluya** (Usa ka dakong panon sa langit)
    - Ang pailub sa mga balaan nga nagtuman sa mga sugo sa Dios, ug ang pagtoo kang Jesus, karon mipahulay gikan ilang mga paghago; ug ang ilang mga buhat nagasunod kanila ([Pin 14:12-13](#)).

([Pin 19:4-5](#)) Ang ika-3 nga Aleluya (Pagdayeg: Ang 24 ka tigulang ug ang 4 ka buhing binuhat)

[Pin 19:4](#) Ug ang kaluhaan ug upat ka mga anciano ug ang upat ka mga mananap (buhi nga mga binuhat) <sup>G2226</sup> nahulog ug gisimba nila ang Dios nga nagalingkod sa trono, nga nagaingon: Amen; <sup>G281</sup> Aleluya. <sup>G239</sup>

[Pin 19:5](#) Ug migula ang usa ka tingog gikan sa trono, nga nagaingon: Dayega ang atong Diyos, kamong tanan nga iyang mga alagad, ug kamo nga nangahadlok kaniya, gagmay ug dagku.

- ☞ [Pin 19:4](#) AUg ang 24 ka anciano ug ang 4 ka buhing binuhat nanghapa ug misimba **Dios** nga naglingkod sa trono, nag-ingon, "**Amen! Aleluya!**"
- ☞ [Pin 19:5](#) TUnya usa ka tingog miabut gikan sa trono, nga nagaingon, "**Pagdayeg atong Dios, kamong tanan nga iyang mga alagad, <sup>G1401</sup> ug sila nga nahadlok kaniya, gamay ug dako!**"
  - **Ang ika-3 nga Aleluya** (sa 24 ka tigulang ug 4 ka buhing linalang)
    - Ang 24 ka tigulang ug ang 4 ka buhing linalang nagsimba **Dios** nga naglingkod sa trono, nga nagaingon: Amen; <sup>G281</sup> Aleluya."
    - **Amen** (Kusog ni [G281](#)): Nagpasabot "**tinuod**".
    - **Alleluia** (Kusog ni [G239](#)): Ang gipamatay nga mga kalag nagdayeg sa Ginoong Dios, unya ang 24 ka mga anciano ug ang 4 ka buhing mga binuhat nagsimba ug nagdayeg **Dios** nga naglingkod sa trono para sa lya **mga logopag-abot tinuod**.

([Pin 19:6](#)) Ang ikaupat nga Aleluya (Tanan sa langit: Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan naghari)

[Pin 19:6](#) Ug ako nakadungog ingon og tingog sa usa ka bantugan <sup>G4183</sup> panon sa katawhan, <sup>G3793</sup> ug ingon sa tingog sa daghang mga tubig,

<sup>780</sup> G239 - hallēlouia - Strong's Greek Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access 4 Okt, 2023. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g239/kjv/tr/0-1/>.

ug ingon sa tingog sa makusog nga mga dalugdog, nga nagaingon, Aleluya: kay ang Ginoong Dios nga makagagahum sa tanan (Labing Gamhanan)<sup>G3841</sup>naghari.

☞ **Pin 19:6** And Ako nakadungog, ingon nga kini, ang tingog sa **usa ka dako**<sup>G4183</sup> **panon sa katawhan**,<sup>G3793</sup> ingon sa dahunog sa daghang mga tubigug ingon sa tingog sa makusog nga mga dalugdog, nag-ingon, "**Aleluya!**"<sup>G239</sup> **Kayang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan**naghari!"

➤ **Ang ika-4 nga Aleluya:** Sa tanan sa langit.

Ang tingog sa mga patay diha kang Kristo, ang 144,000, ang Dakong Kasakitan mga santos, ang 24 ka anciano, ang 4 ka buhing binuhat ug ang mga anghel (**Pin 10:1-4**), nag-ingon,

→ **Aleluya!** **Kayang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan**naghari!

➤ **Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan**

→ **Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan** mao ang Usa nga Balaan nga kaniadto, ug mao karon, ug sa umalabut (**Pin 4:8**), ug **Dios**(WHO

"**mao**" sa **Kristo**,<sup>2Co 5:19</sup>) "**mao ang**" uban kanamo pinaagi sa **ang Ginoong Manluluwas Jesukristo**(Siya nga nakakita Kanako

nakakita sa Amahan,<sup>Juan 14:9</sup>) o **ang Kordero**, diha kang kinsa **Dios** "**kabubut-on**" umari ug puyo uban kanamo, ug kami

mahimong Iyang katawhan (**Pin 21:3**).

→ ug kini **Kordero**naghari na.<sup>781</sup>

(**Pin 19:7**) **Ang kasal sa Kordero** miabot na

**Pin 19:7** Magkalipay kita (magmaya)<sup>G5463</sup> ug pagmaya (pagmaya pag-ayo),<sup>G21</sup> ug paghatag ug dungog (himaya)<sup>G1391</sup> kaniya: para sa kasal<sup>G1062</sup> sa **Kordero** (arnion)<sup>G721</sup> miabot na, ug ang iyang asawa mihimo (pag-andam)<sup>G2090</sup> iyang kaugalingon andam (pag-andam).<sup>G2090</sup>

☞ **Pin 19:7** Managmaya kita ug managmaya sa hilabihan, ug maghatag kaniya ug himaya, kay **ang kasal sa Kordero**(arnion)<sup>G721</sup> miabot, ug ang Iyang asawa (babaye)<sup>G1135</sup> giandam na ang iyang kaugalingon.

• **Ang kasal sa Kordero** miabot na ug ang Iyang babaye (nga mahimong asawa sa dili madugay) andam na. → Kini nga kaminyoon tali sa pamanhonon ug sa babaye mao si Kristo ug ang Iyang simbahan.

→ Kadtong walay bisti sa kasal itambog ngadto sa gawas nga kangitngit sa templo, nga mao ang korte (**Pin 11:2**).<sup>782</sup>

• **Mga samingay sa kaminyoon**

**Mat 22:1** Ug si Jesus mitubag ug misulti kanila pag-usab pinaagi sa mga samingay, ug miingon,

**Mat 22:2** Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghimog kasal<sup>G1062</sup> para sa iyang anak,

**Mat 22:11** Ug sa diha nga ang hari misulod aron sa pagtan-aw sa mga dinapit (naglingkod sa

pagkaon),<sup>G345</sup>

Nakita niya didto ang usa ka tawo nga wala magsul-ob ug bisti nga alang sa kasal:

**Mat 22:12** Ug siya miingon kaniya: **Abyan**, nganong misulod ka dinhi nga wala magsul-ob ug bisti nga alang sa kasal?

Ug wala siya makatingog.

**Mat 22:13** Unya ang hari miingon sa mga sulogoon, **Gapusa** siya sa kamot ug tiil, ug dad-a siya.

ug gitambog siya sa **gawas**<sup>G1857</sup> **kangitngit**,<sup>G4655</sup> didto mahitabo ang paghilak ug pagkagot

sa mga ngipon.

**Mat 22:14** Kay daghan ang gitawag, apan diyutay ra ang gipili.

<sup>781</sup>Nakuha gikan sa **Pin 4:8**.

**Ginoong Dios**<sup>G2962</sup> **Labing Gamhanan**<sup>G3841</sup> nagpasabot **Hesus** kinsay gitawag **Kristo** o **ang Ginoong (Yahweh)**,<sup>H3068</sup> mao ang "**ang Ginoong (Manluluwas) Jesukristo**, imong **Dios**, kinsa ni **ang Kordero** (arnion),<sup>G721</sup> ug **Dios**, kinsa naa sa **Kristo** (**2Co 5:19**), moabut pag-usab pinaagi sa **ang Ginoong Manluluwas Jesukristo, ang Kordero**.

<sup>782</sup>Mahitungod sa korte, tan-awa ang "[Figure 21-2] Ang bag-ong tabernakulo sa langit ug ang templo sa Diyos."

→ Ang kasal sa Anak sa Diyos ug niadtong nagsul-ob ug bisti sa kasal ipahigayon sa gingharian sa langit. Daghan ang giimbitar sa kasal, apan pipila lang ang pilion isul-ob ang bisti sa kasal ug lingkod sa karne.

→ Kadtong walay bisti sa kasal ([Mat 22:11](#)) itambog sa kangitngit sa gawas sa **templo**, nga mao ang korte ([Pin 11:2](#)).<sup>783</sup>

- **Kangitngit sa gawas**

sa gawas

- **Ang walay pulos nga mga sulugoon** (kinsa nagtago sa ilang talento sa yuta, [Mat 25:25](#)) gisalibay ngadto

**kangitngit**: adunay paghilak ug pagkagot sa mga ngipon ([Mat 25:30](#)).

kaayo sa Dios,

- **Ang mga anak sa gingharian** (ang kahoy nga olibo nga adunay natural nga mga sanga nga gikan sa o ang mga Judio<sup>784</sup>) itambog ngadto sa gawas nga kangitngit diin adunay paghilak ug pagbakho sa ngipon ([Mat 8:12](#)).

([Pin 19:8](#)) Ang babaye sa Kordero = Ang pagkamatarong sa balaang mga santos

[Pin 19:8](#) Ug ngadto kaniya gihatag nga siya kinahanglan nga magsul-ob (bistihan)<sup>G4016</sup> sa lino nga fino, <sup>G1039</sup> limpyo ug puti (hayag)<sup>G2986</sup>:

kay ang fino nga lino mao ang pagkamatarung sa mga balaan.<sup>G40</sup>

☞ [Pin 19:8](#) And sa iya (**ang babaye sa Cordero**) kini gitugotan nga magsul-ob sa pinong lino, limpyo ug hayag, kay **ang pinong lino** mao ang **ang pagkamatarung sa balaan nga mga santos**.

→ **Ang babaye sa Cordero** pagasul-oban sa lino nga fino (ang pagkamatarung sa balaan nga mga santos), limpyo ug hayag.

([Pin 19:9](#)) Ang tinuod nga mga logo sa Dios (Ang panihapon sa kasal sa Kordero)

[Pin 19:9](#) Ug siya miingon kanako: Isulat,

Bulahan sila nga gitawag ngadto sa kaminyoon<sup>G1062</sup> panihapon sa Kordero (arnion).<sup>G721</sup>

Ug siya miingon kanako, Kini mao ang tinuod nga mga pulong (천사가 내게 말하기를 기록하라 어린 양의 혼인 잔치에 청함을 받은 자들은 자들은 내게 말하되 이것은 하나님의 참되신 말씀이라 하기로)<sup>G3056</sup> sa Ginoo.

☞ [Pin 19:9](#) Tunya miingon siya kang Juan,

“Isulat: ‘Bulahan ang mga gitawag **ang panihapon sa kasal sa Kordero (arnion)**!’”

Ug siya miingon kanako, “Kini mao ang **ang tinuod nga mga logo sa Dios**.”

→ **Ang panihapon sa kasal sa Kordero** nagsugod sa wala pa ibubo ang 7 ka panaksan sa kapungot sa Dios.<sup>785</sup>

→ (Tan-awa ang "[\(Pin 19:17-18\) Ang panihapon sa dakong Diyos](#)" Alang sa dugang nga mga detalye.)

([Pin 19:10](#)) Ang pagpamatuod ni Jesus = Ang espiritu sa panagna

[Pin 19:10](#) Ug mihapa ako sa iyang tiilan aron sa pagsimba kaniya. Ug siya miingon kanako: Tan-awa nga dili nimo kini buhaton;

Ako mao ang imong masigkaulipon, ug sa imong mga igsoon nga adunay pagpamatuod (saksi)<sup>G3141</sup> ni Jesus: pagsimba sa Dios: alang sa pagpamatuod (saksi)<sup>G3141</sup> ni Jesus mao ang espiritu sa panagna.

<sup>783</sup>bid.

<sup>784</sup>Nakuha gikan sa "[\(Pin 11:3-4\) Ang duha \(2\) ka saksi](#).”

<sup>785</sup>Tan-awa ang “[2] The Revelation Prophecy Timeline.”

☞ [Pin 19:10](#) TUnya si Juan mihapa sa iyang tiilan aron sa pagsimba kaniya, apan siya miingon, “Ayaw, ayaw ako pagsimba.

Ako mao ang imong masigkaulipon, ug sa imong mga igsoon nga adunay pagpamatuod sa [Hesus](#). Pagsimba [Dios](#)! Kay [ang pagpamatuod ni Jesus](#) mao ang [ang espiritu sa panagna](#).”

-[Ang pagpadayag ni Jesukristo](#)<sup>786</sup>

[1Pe 1:3](#) [Bulahanang Dios](#) ug [Amahansa atong Ginoong Jesukristo](#),

nga sumala sa iyang madagayaon nga kalooy nagpakatawo kanato pag-usab ngadto sa usa ka buhi nga paglaum pinaagi sa [pagkabanhaw sa Jesukristo](#) gikan sa [mga patay](#),

[1Pe 1:4](#) Ngadto sa usa ka kabilin nga dili madunot, ug walay buling, ug nga dili mahanaw, [gitagana sa langit alang kanimo](#),

[1Pe 1:5](#) Nga gibantayan sa gahum <sup>G1411</sup> [sa Dios](#) pinaagi sa pagtuo ngadto sa kaluwasan [andam nga ipadayag](#) sa katapusang hiqayon.

[1Pe 1:6](#) Nga niini kamo nagakalipay ug daku, bisan karon sa makadiyot, kon gikinahanglan, kamo anaa sa kaguol tungod sa nagkalainlaing mga pagtintal:

[1Pe 1:7](#) Nga ang pagsulay sa inyong pagtoo, nga labi pa ka bililhon kay sa bulawan nga madunot, bisan kini pagasulayan sa kalayo, makaplagan unta ngadto sa pagdayeg ug kadungganan ug

himaya

[sa pagpakita sa Jesukristo](#):

[1Pe 1:8](#) Nga sa wala pa ninyo makita, inyong gihigugma; kang kinsa, bisan karon dili ninyo siya makita, apan mitoo,

kamo nangalipay uban sa kalipay nga dili maasoy ug puno sa himaya:

→ [Ang Dios](#) ug [Amahansa atong Ginoong Jesukristo](#), gipanganak kita pag-usab ngadto sa usa ka buhi nga paglaum pinaagi sa

[pagkabanhaw sa Hesus Kristo](#) gikan sa [mga patay](#), aron makapanunod kita sa mga butang nga dili madunot ug

[walay buling](#), nga gitagana sa langit alang kanimo. Kini gitipigan pinaagi sa gahum sa Dios pinaagi sa pagtoo

ngadto sa kaluwasan, apan karon gipadayag nganha kaninyo niining katapusan nga panahon.

Ang pagsulay sa imong pagtuo gisulayan uban

kalayo aron kini makaplagan sa pagdayeg ug dungog ug himaya sa pagpakita sa [Jesukristo](#), kinsa imong gihigugma.

(Ang mga pag-antos ni Kristo ug ang mga himaya nga mosunod)

[1Pe 1:9](#) Ang pagdawat sa katapusan sa imong pagtuo, bisan [ang kaluwasan](#) sa inyong mga kalaq. <sup>G5590</sup>

[1Pe 1:10](#) Nga mao ang kaluwasan nga gisusi ug gisusi pag-ayo sa mga manalagna, nga nanagna mahitungod sa gracia nga moabut kaninyo.

[1Pe 1:11](#) Gipangita kung unsa, o unsa nga paagi sa panahon ang Espiritu sa [Kristo](#) nga kaniadto [diha kanilanipasabot](#),

sa diha nga kini nagpamatuod nga daan sa mga pag-antos sa [Kristo](#), ug [ang mga himaya](#) <sup>G1391</sup> nga kinahanglan mosunod.

([Binuhatan 3:18](#) Apan kadtong mga butanga, nga [Dios](#) kaniadto gipadayag pinaagi sa baba sa tanan niyang mga propeta,

nga [Kristo](#) dapat maq-antos, natuman na niya.)

→ Samtang nagmaya uban sa dili maasoy nga kalipay ug puno sa himaya, kamo makadawat [ang kaluwasan sa imong](#)

---

<sup>786</sup>I-refer sa “[Figure 19-a],” o Video 43. “(Gigiyahan sa Espiritu) Ang mga anak sa Dios.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/)



propeta kinsa  
tawo o panahon  
sa **Kristo** ug

**mga kalag** sa katapusan sa imong pagtoo. Kini nga kaluwasan gipangita pag-ayo sa mga nanagna sa grasya nga moabut nganha kaninyo, kinsa nagtinguha nga masayud kon unsa nga **ang Espiritu sa Kristo** sa sulod nila nagpaila ingon nga lyang gitagna ang mga pag-antus

**ang mga himayanga mosunod.**

(Kaniadto, ang mga espiritu sa bilangoan mao kadtong wala motuo sa mga adlaw ni Noe samtang ang ang arka ginatukod, ug walo lang ka kalag ang naluwas pinaagi sa tubig. Kini nga bautismo mao ang sama nga numero nga karon nagluwas kanato pinaagi sa pagkabanhaw sa **Jesukristo**, nga misaka sa langit, ug anaa sa ibabaw sa **tuo nga kamot sa Dios**, nga naghimo sa mga anghel, mga awtoridad, ug mga gahum nga ubos Kaniya.)<sup>787</sup>

mga himaya

→ Ang Espiritu sa **Kristo** milihok diha sa mga propeta ug mipamatuod **ni Kristo** mga pag-antos ug daan.

**1Pe 1:12** *Ngadto kang kinsa kini gipadayag, nga dili sa ilang kaugalingon, apan kanamo sila nangalagad sa mga butang, nga karon gisugilon kaninyo pinaagi kanila nga nagmantala sa Maayong Balita kaninyo uban sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit; nga mga butang nga gitinguha sa mga manolonda nga tan-awon.*

**1Pe 1:13** *Busa baksan ang mga hawak sa inyong salabutan, pagmabuotan, ug paglaum sa grasya hangtud sa katapusan nga dad-on kanimosa pagpadayag sa **Jesukristo**;*


karon  
apostoles,

→ Apan ang ebanghelyo sa **Jesukristo**, nga gitago sukad pa sa sinugdan sa kalibutan, nahimo na gipadayag sumala sa pagpadayag sa tinago pinaagi sa mga nag-alagad kanamo (ang mga **Rom 16:25-26**), ug ang grasya dad-on nganha kaninyo sa pagpadayag sa **Jesukristo**.

---

<sup>787</sup>Video 41. "Motubo diha sa Ginoo aron mahimong dalawaton sa Diyos."  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/).

[Figure 19-a] (Gigiyahan sa Espiritu) Ang mga anak sa Dios<sup>788</sup>



<sup>788</sup>Video 43. "(Gigiyahan sa Espiritu) Ang mga anak sa Dios." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/)

([Pin 19:11](#)) Naabli ang langit (Ang naglingkod sa puti nga kabayo)

[Pin 19:11](#) Ug nakita ko nga naabli ang langit, ug ania karon, usa ka maputi nga kabayo; ug siya nga nagkabayo kaniya gitawag nga Matinud-anon ug Matuod, ug diha sa pagkamatarung siya mohukom ug makiggubat.

☞ [Pin 19:11](#) Ug nakita ni Juan nga naabli ang langit, ug tan-awa, [puti nga kabayo](#).  
Ug ang nagkabayo kaniya gihinganlan nga Matinumanon ug Matuod, ug diha sa pagkamatarung siya nagahukom ug nagapakiggubat.

➤ [Nga naglingkod sa puti nga kabayo?](#)

- [Ang Ginoo](#) imong [Dios](#), ang [Ginoong Jesu-Kristo](#).<sup>789</sup>

→ [Ang Ginoo](#) mao ang [usa ka tinuod](#) ug [matinud-anon](#) saksi, ug [Dios](#) mao ang ang usa nga tinuod, ug ang [Iyang kamatuoran](#) anaa sa [Iyang Anak](#), [Jesukristo](#), kinsa ni [Ginoo](#) sa tanan.<sup>790</sup>

([Jer 42:5](#) Unya miingon sila kang Jeremias, [Ang Ginoo \(Yahweh\)](#))<sup>H3068</sup>

*mahimo nga usa ka tinuod ug matinumanon nga saksi sa taliwala kanato, kon kita dili magbuhat sumala sa tanang mga butang para sa diin [ang Ginoo](#) imong [Dios](#) ipadala ka kanamo.)*

([Pin 19:12-14](#)) Armagedon (Ang Logos sa Diyos ug ang mga kasundalohan sa langit)

[Pin 19:12](#) Ang iyang mga mata sama sa siga sa kalayo, ug sa iyang ulo adunay daghang mga korona (diadema);<sup>G1238</sup> ug siya adunay usa ka ngalan nga nahisulat, nga walay tawo nga nakaila, kondili siya sa iyang kaugalingon.

[Pin 19:13](#) Ug siya gibistihan sa usa ka bisti (usa ka bisti)<sup>G2440</sup> gituslob sa dugo: ug ang iyang ngalan gitawag Ang Pulong (ang logos)<sup>G3056</sup> sa [Ginoo](#).

[Pin 19:14](#) Ug ang mga kasundalohan nga atua sa langit nagsunod kaniya nga nanagkabayo sa maputi nga mga kabayo, nga sinul-oban sa lino nga manipis, maputi ug mahinlo.

☞ [Pin 19:12](#) Hingon ana ang mga mata [usa ka siga sa kalayo](#), ug sa iyang ulo dihay daghang mga korona (diadema).<sup>G1238</sup>

He adunay [usa ka ngalangisulat](#) nga walay nakaila gawas sa iyang kaugalingon.

☞ [Pin 19:13](#) He gisul-oban sa usa ka bisti nga gituslob sa dugo, ug ang Iyang ngalan gitawag "[Ang Logos sa Dios](#)."

☞ [Pin 19:14](#) Ug [ang mga kasundalohan sa langit](#), nga sinul-oban sa lino nga manipis, maputi ug mahinlo, misunod Kaniya nga nagsakay sa puti nga mga kabayo.

→ Ang panapton nga lino gibutang sa lubnganan diin si Jesus gibutang, ug usa ka bisti nga gituslob sa Iyang dugo  
gitawag [ang mga logo sa Dios](#), nga ang mga kasundalohan sa langit gibistihan, maputi ug mahinlo.<sup>791</sup>

† [Human sa kasal sa Kordero](#), naabli ang langit, ug [ang Ginoong Jesu-Kristo](#) moabot uban sa mga kasundalohan sa langit.

<sup>789</sup>Nakuha gikan sa "([Pin 6:7-8](#)) Ang pag-abli sa ika-4 nga selyo (usa ka berdeng kabayo: Kamatayon & Impiyerno)." [Ang GINOONG Dios \(Deu30:20\)](#)

mao ang imong kinabuhi nga kinahanglan nimong huptan. [Kristo](#) mao ang atong kinabuhi ([Col 3:4](#)) kinsa ni [ang Ginoo](#) (kyrios)<sup>G2962</sup> gikan sa langit, lamang [ginoo](#) (despotēs) [Dios](#) kinsa ang atong [Ginoong Jesukristo](#) ([Jde 1:4](#)). Tbusa, pagpili [kinabuhi \(Kristo\)](#) pinaagi sa pagsunod sa Iyang [tingog ug paghawid](#) Kaniya.

<sup>790</sup>Nakuha gikan sa [Pin 3:14](#).

<sup>791</sup>Video 43. "(Gigiyahan sa Espiritu) Ang mga anak sa Dios." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).

(Pin 19:15) Tsiya nga pug-anan sa bino sa kabangis ug kaligutgut sa Makagagahum nga Dios

**Pin 19:15** Ug gikan sa iyang baba nagagula ang usa ka mahait nga espada,<sup>G4501</sup> nga uban niini iyang hampakon ang mga nasud.<sup>G1484</sup>

ug siya magamando kanila sa usa ka baras nga puthaw.

ug iyang gitumban ang pug-anan sa vino sa kabangis ug **kasuko**<sup>G3709</sup> sa Makagagahum nga Dios.

☞ **Pin 19:15** Ug gikan sa Iyang baba nagagula ang usa ka mahait **espada**,<sup>G4501</sup> nga uban niini Siya kinahanglan **hampak** ang mga nasud.

And Siya sa Iyang kaugalingon magmando kanila uban sa gunitanan nga puthaw.

Ug Siya sa Iyang kaugalingon naghigot sa pug-anan sa vino sa kabangis ug kaligutgut sa **Labing**

**Gamhanan nga Diyos.**

→ Gikan sa baba sa **ang Ginoong Jesu-Kristo** moadto sa usa ka mahait nga espada (ang rhema)<sup>792</sup> sa paghampak sa Hentil nga mga nasud.

→ Ang mga mananaug magmando usab kanila pinaagi sa usa ka baras nga puthaw<sup>793</sup> ug maghari uban **Kristo** sulod sa usa ka libo ka tuig.<sup>794</sup>

(Pin 19:16) Armagedon (HARI SA MGA HARI, UG GINOO SA MGA GINOO)

**Pin 19:16** Ug siya adunay sa iyang kupo (usa ka sinina)<sup>G2440</sup> ug sa iyang paa nahisulat ang usa ka ngalan, HARI SA MGA HARI, UG GINOO SA MGA GINOO.

☞ **Pin 19:16** AUg sa Iyang bisti ug sa Iyang paa nahisulat ang ngalan: **HARI SA MGA HARI, UG GINOO SA MGA GINOO.**

→ **Ang Kordero** (arnion)<sup>G721</sup> mao ang **Ginoog** ug Manluluwas nga si Jesukristo (**Dios**) **Labing Gamhanan.**

Karon, "**HARI SA MGA HARI, UG GINOO SA MGA GINOO** (o **Ang Ginoong Jesu-Kristo**),"

ikaw na nga **Dios** (**Labing Gamhanan**, kinsa niang **Kordero** (arnion)<sup>G721</sup>) ug imong **rhema** mahimong tinuod.<sup>795</sup>

- Armagedon (lakip ang Gog & Magog ug ang pag-abot ni Ginoong Jesu-Kristo **Salmo 83**)  
(Ang tanan nga mga bersikulo sa **Eze 38:1-11** gihubad pag-usab)

**Eze 38:1** *Ang rhema sa GINOO* miingon kang Ezequiel, nga nag-ingon,

**Eze 38:2** *Anak sa tawo, ibutang ang imong nawong batok kang Gog (ang hari sa Magog),*

*yuta sa Magog (ang tanan nga nakiggubat batok sa Dios nga ang mga Ruso mao ang mga pangulo),*

*ang pangulong prinsipal sa Mesech (ang nasod sa habagatan-kasadpan sa Rusya, o **Turkey**)*

*ug Tubal (ang nasod sa habagatan-sidlakan sa Russia, o **Iran**), ug panagna batok kaniya,*

- **Nagpadayon nga armadong panagsangka ug gubat**

Ang nagpadayon nga "Russia-Ukraine War" nagsugod sa dihang gisulong sa Russia ang Ukraine niadtong Pebrero 24, 2022. Kining nagpadayon nga gubat nagsugod balik sa ilegal nga Annexation sa Crimea sa Russian Federation niadtong 2014 (Pebrero 20, 2014 - Marso 21, 2014). Buot ipasabot, misamot ang gubat sa paglabay sa panahon sukad niadtong Pebrero 2014, ug gisulong sa Russia ang Ukraine niadtong Pebrero 24, 2022. Bisan tuod ilegal ang pagsakop sa Crimea sa pederasyon sa Russia ubos sa internasyonal nga balaod, si Barack Hussein Obama II, kinsa mao ang presidente sa Estados

<sup>792</sup>Video 20. "Sakob, Espada, ug Espada nga Duha ang sulab." [www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

<sup>793</sup>Usa ka gunitanan nga puthaw: Ang mga mananaug nga nagbantay sa mga buhat sa Anak sa Dios hangtud sa katapusan hatagan ug awtoridad ibabaw sa mga Hentil.

*mga nasud ug pagaharian sila pinaagi sa usa ka baras nga puthaw sama sa mga sudlanan sa usa ka magkukulon nga gidugmok ingon sa iyang nadawat gikan sa Iyang amahan (Pin 2:26-27).*

<sup>794</sup>Refer sa **Pin 20:4**.

<sup>795</sup>Nakuha gikan sa **Pin 5:6**.

Unidos. gikan sa 2009 ngadto sa 2017, mipahayag (pinaagi sa iyang pakighinabi sa CNN niadtong Hunyo 22, 2023) nga ang pagsakop sa Russia sa Crimea sa 2014 kay 'legal ug makatarunganon.'

Gikan sa panglantaw sa Ukraine, ang pamahayag ni Obama usa ka pasangil sa kapakyasan sa pagpangilabot sa dihang ang Crimea gi-annex niadtong 2014. Husto ang Ukraine kung gisugdan ni Obama ang gubat gikan sa luyo sa mga talan-awon.

→ Sukad sa Pebrero 20, 2014, ang gubat misamot ngadto sa gubat nga maoy sinugdanan sa “Gog ug Magog”. Kadaghanan sa mga tawo nagtuo nga si Gog ang karon nga hari sa Russia, si Vladimir Putin, apan ang tinuud nga ulo kinsa nagsugod sa gubat sa Russia-Ukraine lagmit si Barack Obama ug busa siya si “Gog (ang hari sa ang Bag-ong Babilonyanhong Gingharian, ug ang Anti-Kristo nga makig-away alang sa Armagedon),” kinsa ang mahimong pangulo sa Magog (kadtong nakiggubat batok sa Diyos) para sa aktuwal nga “Gog ug Magog nga gubat” nga sa dili madugay mahitabo.<sup>796</sup>

*(Panaqna batok kang Gog, naqainqon ang Ginoong Jehova)*

Eze 38:3 Ug ingna, 'Kini ang giingon ang Ginoo ('ādōnāy)<sup>H136</sup> DIOS (y<sup>hōvâ</sup>).<sup>H3069</sup>

*Tan-awa, ako batok kanimo, O Si Gog (ang Anti-Kristo),*

*ang pangulo (rō'š, ulo)<sup>H7218</sup> principesa Mesech (ang habagatang bahin sa Russia),*

*ug Tubal (sa silangan ug amihanan sa Iran),*

Eze 38:4 Ug Pabalikon ko ikaw, ibutang ang mga kaw-it sa imong mga aping, ug dad-on ka sa gawas, uban sa tanan nimong kasundalohan, mga kabayo, ug mga manqangabayo, ang tanan matahum nga

mga saput,

usa ka dakung kompanya nga adunay mga kalasaq ug taming, silang tanan nagkupot ug espada.

Eze 38:5 Persia (Iran), Etiopia (Sudan), ug Libya uban kanila; silang tanan may taming ug helmet:

Eze 38:6 Gomer (Turkey, sentral nga Asia), ug ang tanan niyang mga pundok; ang balay ni Togarma

(Turkey, silangang Asya)

sa amihanang bahin, ug ang tanan niyang mga pundok: ug daghang mga tawo uban kanimo.

→ Si Gog, ang Anti-Kristo, mao ang ulo sa prinsipal sa Rosh, Meshech, ug Tubal, ug sa tanan nga

mosunod

mga nasud nga nalista sa Eze 38:5-6, ug sila magporma ug militaryong alyansa sa pag-atake sa

Israel aron magsugod

Gubat sa Gog ug Magog:<sup>797</sup>

\* Iran, Sudan, Libya, sentral Asia sa Turkey, silangang Asia sa Turkey, ug Russia.

- Nota: Ang 3 ka nasod, Russia, Turkey, ug Iran, gihisgotan sa Ginoong Diyos sa Eze 38:2 & Eze 38:6.

- Sukad sa 2022, ang mga lider niining tulo ka mga nasud nagtagbo isip mga kaalyado batok sa Estados

Unidos sa

daghang higayon.

- Ang Muslim mao ang nag-una nga relihiyon sa mga nasud nga moapil sa gubat sa Gog ug Magog - Turkey (99% Muslim), Iran (99.5% Muslim), Sudan (91% Muslim), ug Libya (95% Sunni Muslim).

Si Gog, ang umaabot nga Anti-Kristo (potensyal nga si Barack Obama) nag-angkon sa iyang

kaugalingon nga usa ka Kristohanon, apan usa ka nagtubo

gidaghanon sa mga Amerikano nagtuo nga si Obama usa ka Muslim, tingali tungod sa iyang pabor ug makapadasig

---

<sup>796</sup>Para sa mga detalye sa Anti-Kristo, tan-awa ang “(Pin 13:18) 666 mao ang numero sa usa ka tawo nga naqgamit sa tanang awtoridad sa mananap.”

<sup>797</sup>Tan-awa ang “Ang damgo ug ang mga panan-awon sa Bag-ong Babilonyanhong hari” gikan sa kapitulo 12.

(Sama nga ang bantogang hari sa gingharian sa Babilonya, si Nabucodonosor, sa makausa naglaglag sa Jerusalem ug nagbihag sa Juda, ang hari sa umaabot nga Bag-ong Babilonyanhong gingharian (ang Anti-Kristo), molaglag sa Jerusalem panahon sa Dakong Kasakitan.)



mga komento bahin sa mga komunidad sa Muslim sa iyang mga pakigpulong.<sup>798</sup>

- Gihatag nga si Gog nagsugod sa gubat nga mao ang pasiuna sa "Gog ug Magog" samtang nagserbisyo isip Presidente sa Estados Unidos gikan sa Enero 2009 ngadto sa Enero 20, 2017, ang iyang pagka Muslim nagpasabot ug dako alang sa Muslim Brotherhood nga moapil sa "Gog ug Magog War I" sa umaabot nga umaabot.

Eze 38:17 Mao kini ang giingon **ang Ginoo** (*'ădōnāy*)<sup>H136</sup> **DIOS** (*yʰōvâ*).<sup>H3069</sup>  
"Ikaw ba ang usa nga akong gisulti kaniadto pinaagi sa akong mga alagad nga mga propeta sa Israel,  
nga nanagna niadtong mga adlaw sulod sa daghang katuiigan nga dad-on ko ikaw batok kanila?"  
Eze 38:18 "Ug kini mahitabo nianang adlaw, sa dihang **Si Gog moabut batok yuta sa Israel**,  
nag-ingon **ang Ginoo** (*'ădōnāy*)<sup>H136</sup> **DIOS** (*yʰōvâ*),<sup>H3069</sup> nga ang akong kasuko mopataas sa akong kasuko."

→ Sukad sa pagsugod sa Russo-Ukrainian nga Gubat niadtong Pebrero 24, 2022, Ezekiel 38:1-6 ug 38:17-18  
nagpasidaan kanato nga ang ikaduhang katunga sa ika-70 nga semana ni Daniel, o ang 3 1/2 ka tuig sa Dakong Kasakitan, mao ang hapit na magsugod.

**-Ang ikaduhang higayon aron mabawi ang nahibilin sa katawhan sa Diyos, ang Israel**

Isa 11:11 Ug mahitabo niadtong adlaw, nga **ang Ginoo igabutang pag-usab ang iyang kamot sa ikaduha nga higayon sa bawia ang salin sa iyang katawhan, nga mahibilin**,  
gikan sa Asiria, ug gikan sa Egipto, ug gikan sa Patros, ug gikan sa Cush, ug gikan sa Elam,  
ug gikan sa Shinar, ug gikan sa Hamath, ug gikan sa mga pulo sa dagat.

Isa 11:12 Ug siya magabutang ug usa ka bandila alang sa mga nasud, ug magatigum sa mga sinalikway sa Israel,  
ug tiguma pagtingub ang nagkatibulaag sa Juda gikan sa upat ka mga suok sa yuta.

→ Ang unang gubat sa Gog ug Magog pagasundan sa Armagedon, nga mao ang panahon alang sa Ginoo sa pagbutang sa Iyang kamot pag-usab sa ikaduhang higayon aron sa pagbawi sa salin sa Iyang katawhan (sa Israel, Isa 11:12)  
nga ibilingikan sa Asiria, ug sa Ehipto, sa Patros, sa Cush, sa Elam, sa Shinar, sa Hamat, ug sa mga pulo sa ang dagat (Isa 11:11).<sup>799</sup>

**-Tyuta sa Canaan (Ang yuta sa Israel)**

Jos 22:9 Ug ang mga anak (ang mga anak nga lalaki)<sup>H1121</sup> ni Ruben ug sa mga anak (ang mga anak)<sup>H1121</sup> ni Gad ug ang katunga sa banay ni Manases namalik, ug mingpahawa gikan sa mga anak (ang mga anak nga lalake)<sup>H1121</sup> sa Israel  
gikan sa **Shilo**, nga anaa sa yuta (**ang kalibutan**)<sup>H776</sup> **sa Canaan**, sa pag-adto sa nasud sa **Gilead**, sa yuta (**ang kalibutan**)<sup>H776</sup> sa ilang **pagpanag-iya**, diin sila gippanag-iya, sumala sa **ang pulong (baba)**<sup>H6310</sup> sa **ang Ginoo** pinaagi sa kamot ni Moises.

➤ **Hain ang yuta sa Canaan?**

- **Shilo** nahimutang sa West Bank, amihanan sa Jerusalem, kasadpan sa modernong Israeli settlement lungsod sa Shilo ug amihanan sa Palestinian lungsod sa Turmus Ayya.<sup>800</sup>

---

<sup>798</sup>Adto sa White House homepage ug tan-awa ang pakigpulong ni Obama (Remarks by the President at Islamic Society of Baltimore) pinetsahan sa Pebrero 03, 2016.

<sup>799</sup>Para sa dugang nga mga detalye sa Armagedon, tan-awa ang "(Pin 16:16) Ang pagsugod sa Armagedon, ug (Pin 19:15-16)."

<sup>800</sup>Wikipedia. Shilo. (2023, Septiyembre 12).

- [Gilead](#) nagtumong sa tibuok rehiyon sa sidlakan sa Suba sa Jordan.<sup>801</sup>

→ [Ang yuta sa Canaan](#) naglangkob sa Jerusalem sa Israel, Palestine, lakip ang West Bank, ug ang Suba sa Jordan.

- Ang Ginoo <sup>H136</sup>DIOS <sup>H3069</sup>gisaad sa [Eze 37:12](#), nga Iyang ablihan ang mga lubnganan sa tibuok balay [sa Israel](#) ug papahawaa sila gikan sa ilang mga lubnganan, ug dad-a sila ngadto [yuta sa Israel](#).

- Si Gog (ang Anti-Kristo) moabot batok [yuta sa Israel](#) ([Eze 38:18](#)) kay Dios adunay misaad sa balay ni Israel sa paghatag [ang yuta sa yuta sa Israel](#) kay [usa ka walay katapusan pagpanag-iyà](#), apan siya pagapatyon niang [Ginoos](#) gubat sa Armagedon.

[Figure 19-1] Duha ka gubat sa Gog ug Magog ug Armagedon

|               | <b>Gog &amp; Magog I</b>  | <b>Armageddon</b>  | <b>Gog &amp; Magog II</b>   |
|---------------|---|--|---|
|               | Ezekiel ( <a href="#">Eze 38-39</a> )   | Rpagpadayag ( <a href="#">Pin 16 &amp; Pin 19</a> ) & Ezekiel ( <a href="#">Eze 38-39</a> )  | Rpagpadayag ( <a href="#">Pin 20</a> )  |
| Tpagkawalane  | Bsa wala pa magsugod ang Dakong Kasakitan ( <a href="#">Eze 38:1-7</a> )  | Human ibubo ang ika-6 nga panaksan ( <a href="#">Pin 16:16</a> )   | Ahuman sa 1,000 ka tuig matapos ( <a href="#">Pin 20:7</a> )  |
| Gog           | Gog sa Magog (tsiya nga mahimong Anti-Kristo) <sup>802</sup>  | Ang hari sa Bag-ong Babilonyan hong Gingharian, ang Anti-Kristo.   | Ang hari sa yuta sa Magog ( <a href="#">Pin 20:8</a> )  |
| Magog         | Ang Hentil nga mga nasod nga nakiggubat batok sa Diyos. <sup>803</sup>  | Ang tanang mga hari sa yuta sa tibuok kalibotan, gitigom sa dragon, ang unang mananap ug ang mini nga Propeta ( <a href="#">Pin 16:13-14</a> ).  | <a href="#">Ang mga nasod</a> (ang 4 ka suok <a href="#">sa yuta</a> ) nalimbongan ni Satanas (Ang gidaghanon nila sama sa balas sa dagat, <a href="#">Pin 20:8</a> ) |
| Panggubatan   | Ang kabukiran ( <a href="#">Eze 39:17</a> ) sa yuta sa Akosrael ( <a href="#">Eze 38</a> ).   | Ang bukid sa Megiddo. <sup>804</sup>   | Ang kampo sa balaan nga mga santos ug ang minahal nga siyudad ( <a href="#">Pin 20:9</a> )  |
| Gubat (Gubat) | <a href="#">Ang Ginoo</a> ('ädōnāy) <sup>H136</sup> <a href="#">sa DIOS</a> (y <sup>a</sup> hōvâ) <sup>H3069</sup> Ang kasuko mopataas sa iyang kasuko sa diha nga si Gog mosulong batok sa yuta sa Israel ( <a href="#">Eze 38:18</a> ). | <a href="#">Ang Ginoo</a> (Yahweh) ipadalausa ka <a href="#">sunogs</a> <a href="#">sa Magog</a> ug sila makaila nga Siya maoang <a href="#">Yahweh</a> ( <a href="#">Eze 39:6</a> ).<br><br>Tsiya nga Labing Gamhanan nga Diyos mohampak sa mga nasod pinaagi sa hait nga espada nga mogula sa iyang baba ( <a href="#">Pin 19:12-14</a> ). | Ang kalayo manaug gikan sa Dios gikan sa langit, ug lamyon sila ( <a href="#">Pin 20:9</a> ).   |

[https://en.wikipedia.org/wiki/Shiloh\\_\(biblical\\_city\)#:~:text=Shiloh%20has%20been%20positively%20identified,Palestinian%20ungsod%20sa%20Turmus%20Ayya](https://en.wikipedia.org/wiki/Shiloh_(biblical_city)#:~:text=Shiloh%20has%20been%20positively%20identified,Palestinian%20ungsod%20sa%20Turmus%20Ayya).

<sup>801</sup>Wikipedia. Gilead. (2023, Agosto 1).

<https://en.wikipedia.org/wiki/Gilead#:~:text=Gilead%20is%20situated%20in%20modern,Ajloun%2C%20Jerash%20and%20Balqa%20Governorates.&text=Gilead%20is%20sab%20the%20ngalan,lalaki%20sa%20moderno%2Dday%20Israel>.

<sup>802</sup>Tan-awa ang "(Pin 19:16) Armagedon (HARI SA MGA HARI, UG GINOO SA MGA GINOO).

<sup>803</sup>Gilista ang mga nasod sa Magog sa [Eze 38:3-6](#). Ang mosunod nga naglibot nga mga nasod sa Israel maghimo ug alyansa militar

sa pag-atake sa Israel: Iran, Sudan, Libya, sentral Asia sa Turkey, sidlakang Asia sa Turkey, ug Russia, aron sugdan ang gubat sa Gog ug Magog.

<sup>804</sup>Ang Armagedon nagkahulogang "bukid sa Megiddo." Tan-awa ang "[\(Pin 16:16\) Ang pagsugod sa Armagedon](#)" alang sa dugang mga detalye.



|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| Resulta |  | Usa ka dakong pag-uyog sa yuta sa Israel. Ang tanang mga tawo sa yuta mangurog sa presensiya (pag-abot) sa Ginoong Jesu-Kristo ( <a href="#">Eze 38:19-20</a> ).   | Ang yawa nga naglimbong kanila (ang mga nasod nga nalimbongan) gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre ug pagasakiton adlaw ug gabii hangtod sa kahangtoran ( <a href="#">Pin 20:10</a> ). |
| Jhukom  | <p><i>(Dios nga Labing Gamhanan kabubut-on tiquma ang tanang mga nasud sa pagpakig-away batok sa Jerusalem, ug siya mogula ug makig-away batok kanila alang sa ang qubat sa Armagedon, <a href="#">Eze 38:4</a>, <a href="#">Pin 16:16</a>).</i></p> | <p>Sulod sa 7 ka bulan, ang balay sa Israel ilubong si Gog (ang Anti-Kristo) sa mga lubnganan sa Israel uban sa iyang mga panon sa katawhan sa walog sa Hamongog (<a href="#">Eze 39:11-16</a>).</p> <p>Ang mga pumoluyo sa mga siyudad sa Israel magsunog sa ilang mga hinagiban ug magsunog kanila sulod sa 7 ka tuig (<a href="#">Eze 39:9-10</a>).</p> | Kadtong kinsa wala gisulat sa <a href="#">ang basahon sa kinabuhitambog</a> sa linaw nga kalayo ( <a href="#">Pin 20:15</a> ).   |

**(Nagplano si Gog ug daotan)**

[Eze 38:7](#) Mahimong ikaw [giandam](#), ug [mangandam](#) alang sa imong kaugalingon, ikaw, ug ang tanan mong panon nga nanagtigum nganha kanimo, ug ikaw mahimong usa ka magbalantay kanila.

→ Kay ang bugtong panahon nga ang Israel makapuyo nga luwas sa walay kuta nga mga balangay sulod sa 1,000 ka tuig,

[Ezequiel 38](#) mopatim-aw nga naghulagway sa usa ka panahon sulod sa 1,000 ka tuig, apan kini sa pagkatinuod naghubit sa panahon sa wala pa ang Dakong Kasakitan. Busa, kini mao ang gikinahanglan nga sa pagsabut sa unsa nga paagi ug ngano sa Israeli ang mga babag (mga bungbong) gitukod, ingon man kung unsa ang umaabot nga kahimtang.

[Figure 19-2] Ang babag sa Israeli West Bank

- Ang gobyerno sa Israel nagsugod sa pagtukod sa West Bank Barrier niadtong Hunyo 2002 isip usa ka lakang sa seguridad sa panalipdan ang mga lungsuranon niini gikan sa mga pag-atake sa paghikog sa Palestinian.<sup>805</sup> Kini nga babag sa Israeli West Bank, nga gilangkuban sa Kasadpan Ang Bank Wall ug ang West Bank nga koral, usa ka separation barrier nga adunay kinatibuk-ang gitag-on nga 708 kilometros (440 mi) ug usa ka konkreto nga bungbong 9 metros ang gitag-on, gitukod sa Israel ubay sa Green Line ug sulod sa mga bahin sa West Bank.


→ Apan kini usa ka kontrobersyal nga elemento sa panagbangi sa Israel-Palestinian. Gitan-aw kini sa Israel isip usa ka gikinahanglan nga seguridad babag batok sa Palestinian nga politikanhong kapintasan, samtang ang mga Palestinian nagtan-aw niini ingon nga racial segregation ug a representasyon sa Israeli apartheid.<sup>806</sup>

<sup>805</sup>Opisina sa United Nations alang sa Koordinasyon sa Humanitarian Affairs. Abril 2004 update report. Epekto sa pagkabulag sa Israel babag sa mga apektadong komunidad sa West Bank - Pangutana sa Palestine. Marso 12, 2019. <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-199846/>.

<sup>806</sup>Wikipedia. Barrier sa Israeli West Bank, Hulyo 29, 2023. [https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli\\_West\\_Bank\\_barrier](https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_West_Bank_barrier).

Mga tipo sa babag sa West Bank<sup>807</sup>

- Adunay mga 705 nga permanente nga mga babag sa tibuuk nga West Bank nga nagpugong o nagkontrol sa Palestinian sakyanan, ug sa pipila ka mga kaso pedestrian, paglihok. Ang mga babag naglakip sa 140 nga hingpit o usahay-staffed checkpoints, 165 ka walay kawani nga mga ganghaan sa dalan (nga halos katunga niini kasagarang sirado), 149 ka bungdo sa yuta ug 251 uban pang mga babag nga wala'y kawani (mga babag sa dalan, kanal, bungbong sa yuta, ug uban pa).



\*Samong: Opisina sa United Nations alang sa Koordinasyon sa Humanitarian Affairs (Occupied Palestinian Territory)

- [Ang Ginoo](#) ('ădōnāy)<sup>H136</sup> [DIOS](#) (y<sup>hōvâ</sup>)<sup>H3069</sup> ([Eze 38:10](#)) pahimangnos Gog (ang Anti-Kristo, [Eze 38:3](#)) sa "padayon nga pag-andam" uban sa iyang kompanya sa pagpundok ([Eze 38:7](#)). Kini usa ka paghulagway ni Gog nga nangandam alang sa gubat sa Armagedon nga gubat batok sa Ginoo. Sa laing bahin, sila nga gipabalik gikan sa espada gitigom ngadto sa yuta sa kabukiran sa Israel nga nahimong usa ka kanunay nga biniyaan.
- Gikonsiderar ang papel sa [ang United Nations](#) ug ang pagkalambigit niini sa [666](#) sa [Pin 13:17](#), ang tudling nagpunting sa ang mga adlaw sa kangitngit nga gimandoan ni Satanas o ang Dakong Kasakitan nga mga adlaw hangtod sa pag-abot sa [ang Ginoong Jesu-Kristo](#).
- Apan unsaon man nila pagkinabuhi nga luwas panahon sa Dakong Kasakitan ([Eze 38:8](#))?

<sup>807</sup>Opisina sa United Nations alang sa Koordinasyon sa Humanitarian Affairs - Giokupahan nga Palestinian Territory | Labaw sa 700 nga Dalan  
Ang mga Balabag nagkontrolar sa Palestinian Movement Sulod sa West Bank. Oktubre 8, 2018.  
<https://www.ochaopt.org/content/over-700-road-obstacles-control-palestinian-movement-within-west-bank#:~:text=West%20Bank%20obstacle%20types,%2C%20earth%20mounds%20ug%20uban%20pang%20mga%20babag%20nga%20wala%27y%20kawani>

- Ang kasamtangan nga gubat & **Kalinaw ug Kaluwasan**
- **Ang United Nations** nagtrabaho sa iyang agenda sa pagpalambo sa tawo nga giulohan, "**Kalinaw ug Kaluwasan**,"<sup>808</sup> ug atol sa "The United Nations 'Sustainable Development Goals (SDG)' Summit" nga gipahigayon niadtong Septiyembre 18-19, 2023, sila midugang **Israel nga plano sa kalinaw** sa ilang 7 ka tuig nga agenda sa SDG. Niadtong Septiyembre 19, 2023, ang presidente sa Estados Unidos nga si Joe Biden namulong sa United Nations nga "**ang yuta sa Israel kinahanglan bahinon aron makab-ot ang duha ka estado nga solusyon sa panagbangi sa Israel-Palestinian.**" Unya kaniadtong Setyembre 22, 2023, opisyal nga gipahibalo ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu nga "**Ang Israel anaa sa tumoy sa makasaysayanong kalinaw uban sa Saudi Arabia.**"<sup>809</sup>

→ Unya sa Oktubre 7, 2023, ang kataposang adlaw sa Pista sa mga Tabernakulo (Sukkot), si Benjamin Netanyahu mipahayag

gubat batok sa Hamas human ang mga militanteng Palestinian sa Gaza naglunsad og liboan ka mga rocket ngadto sa teritoryo sa Israel, nga mipatay ug nakasamad sa liboan. Kini nga gubat, nga daw mao ang katumanan sa tagna sa Salmo 83, nahitabo 50 mga tuig human sa "Yom Kippur war" nga nagsugod niadtong Oktubre 6, 1973 (Note: Yom Kippur nagkahulogang "Adlaw sa Pag-ula").

Pahinumdom: Ang pista sa mga trompeta gisaulog sulod sa duha ka adlaw tungod kay ang bag-ong bulan mahimong makita sa bisan asa nga adlaw nga walay nakahibalo, nga mahimong magpasabot nga ang pag-abot sa Anak sa tawo (ang unang pagbayaw) mahimong nakig-uban sa Pista sa mga trompeta. Apan sumala sa makasaysayanong timeline sa gubat, ang unang pagbayaw mahimo mahitabo sa Pangilin sa Adlaw sa Pagpasig-uli (ang Yom Kippur nga gubat), o sa Pangilin sa mga Tabernakulo (Israel-**Gubat sa Hamas sa Sukkot**). Sa laing pagkasulti, ang unang pagbayaw mahimong mahitabo "bisan unsang orasa" ug walay usa nga makahibalo ang adlaw ug oras niini apan ang Amahan sa Langit.

([Mat 24:36](#) "walay nakahibalo sa adlaw ug takna sa pag-abot sa Anak sa tawo kondili ang Amahan sa Langit.")

- Ang kalit nga kalaglagan moabut ingon sa usa ka kawatan sa mangitngit nga mga panahon

[1Te 5:3](#) Kay sa diha nga sila moingon, **Kalinaw**<sup>G1515</sup> ug **kaluwasan** (kasegurohan qikan sa mga kaaway ug mga kapeliqrohan),<sup>G803</sup>

unyakalit nga pagkaguba<sup>G3639</sup> moabot kanila, ingon sa kasakit sa usa ka babaye nga mabdos; ug sila dili makaikyas.

[1Te 5:4](#) Apan kamo, mga igsoon, wala diha sa kangitngit, aron nga maabtan kamo niadtong adlaw sama sa usa ka kawatan.

[1Te 5:5](#) Kamong tanan mga anak (ang mga anak)<sup>G5207</sup> sa kahayag,<sup>G5457</sup> ug ang mga anak (ang mga anak)<sup>G5207</sup> sa adlaw:

dili kita sa kagabhion, ni sa kangitngit.

→ Kung ang ilang "plano sa kalinaw sa Israel" adunay kalabotan sa pagdeklarar nga "**Kalinaw ug Kaluwasan**" gihulagway sa [1Te 5:3](#), unya kalit nga kalaglagan (nga iya ni Satanas, [1Co 5:5](#)) moabot niadtong anaa sa kangitngit. Kini nga panghitabo lagmit magtimaan sa pagsugod sa **ang Dakong Kasakitan**.

- Sa laing pagkasulti, "**Kalinaw ug Kaluwasan**" mahimong ipahayag sa bisan unsang tingtugnaw sa tuig gikan karon, nga hinungdanon tungod sa [Mat 24:20-21](#):

<sup>808</sup>Sa internet, pangitaa ang mga artikulo sa Kalinaw ug Seguridad nga anaa sa opisyal nga website sa UN.

<sup>809</sup>Israel sa tumoy sa makasaysayanong kalinaw uban sa Saudi Arabia, gipahibalo ni Netanyahu sa UN. (2023, Septiyembre 22).

Balita sa UN.

<https://news.un.org/en/story/2023/09/1141302>

[Mat 24:20](#) Apan pag-ampo kamo nga ang inyong pagkalagiw (kalagiw) dili makasulod [ang tingtugnaw](#), ni sa [ang adlaw nga iqpapahulay](#):

[Mat 24:21](#) Kay unya mahitabo **dakong kasakitan**, nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtud niining panahona, dili, ni mahitabo pa gayud.

- Dugang pa, ang ilang 7 ka tuig nga plano hangtod sa 2030 detalyado sa "The 2023 United Nations Framework Convention on Climate Change (COP28)," nga usa ka komperensya sa mga partido sa UNFCCC nga ipahigayon gikan sa Nobyembre 30 hangtod sa Disyembre 12, 2023 (Ang mga detalye anaa sa opisyal nga website sa UN).
- Rason alang sa gubat (sa pagkuha sa usa ka inagaw)  
[Eze 38:8](#) **Human sa daghang mga adlaw ipatawag ka**. Sa katapusan nga mga tuig moabut ka sa yuta nila **gibalik gikan sa espada ug nagtigom gikan sa daghang katawhan sa kabukiran sa Israel, nga maoy usa ka makanunayon nga pagkaawaaw; sila gipagula gikan sa mga katawohan ug karon silang tanan nagpuyo nga luwas.**

→ Si Gog mosulong sa Israel sa kataposang mga tuig, nga sa wala pa ang gubat sa Armagedon, nga gipangulohan ni Gog, kinsa nalambigit sa lainlaing mga gubat samtang siya ang ika-44 nga presidente sa Estados Unidos (lakip ang Russia- gubat sa Ukraine). Gitawag siya nga Gog tungod sa pagsugod sa umaabot nga gubat sa Gog ug Magog, ug motungha isip Anti-Kristo alang sa gubat sa Armagedon nga mosunod.

[Eze 38:9](#) Ikaw mosaka, ikaw moabut ingon sa usa ka unos, nga magatabon sa yuta ingon sa usa ka panganod, ikaw ug ang tanan nimong mga pundok, ug daghang mga katawhan uban kanimo.

[Eze 38:10](#) Mao kini ang giingon **ang Ginoo** (<sup>H136</sup> 'ăḏōnāy) <sup>H3069</sup> **DIOS** (y<sup>h</sup>ōvâ):

"Mahitabo nianang adlaw, nga ang mga hunahuna mosulod sa imong kasingkasing, ug buhaton nimo **maghimo ug daotang plano**:

[Eze 38:11](#) Ug ikaw moingon, Ako moadto batok sa yuta sa **mga baryo nga walay paril; Ako makigbatok niadtong anaa sa kapahulayan**, nga nagpuyo nga luwas, silang tanan nagpuyo **walay bungbong**, ug adunay **ni mga barnimga pultahan**.

[Eze 38:12](#) Sa pagkuha sa inagaw ug sa pagkuha sa tukbonon, **sa pagpabalik sa imong kamot batok sa biniyaan nga mga dapit nga karon ginapuy-an**, ug batok sa katawhan nga gitigom gikan sa mga nasod, nga nakabaton ug mga baka ug mga butang, nga nagpuyo sa kinataliwad-an sa yuta.

→ Pinaagi sa dagkong global nga mga miting nga gitumong sa pagkab-ot sa "[Kalinaw ug Kaluwasan](#)," lagmit ang yawa sa pahibalo ni Israel sa Punong Ministro Benjamin Netanyahu kaniadtong Setyembre 18-19, 2023). Tingali kini magduso sa kuhaa ang mga babag tabok sa West Bank, nga tugotan kini nga mahimong walay paril nga mga baryo sa ibabaw sa usa ka piho nga yugto sa panahon.<sup>810</sup>

-Samtang ang mga pangulo nagsinggit alang sa bakak nga kalinaw, kalit nga pagkalaglag ([1Te 5:3](#)) o gubat lagmit

<sup>810</sup>Tan-awa ang "[Figure 19-2] Ang babag sa Israeli West Bank."

mogawas, ug kini mahimong usa ka hingpit nga higayon alang sa Anti-Kristo nga ipadayag sa talan-awon.

[Eze 38:13](#)Sheba,<sup>811</sup>Dedan,<sup>812</sup>(o Saudi Arabia)

ug ang mga magpapatigayon sa Tarsis (ang Estados Unidos, kasadpang Uropa),<sup>813</sup>

ug ang tanan nilang gagmayng mga leon moingon kanimo,

['Mianhi ka ba aron sa pagkuha sa usa ka inagaw?Gitigum ba nimo ang imong kompanya aron makakuha usa ka tukbonon,](#)

[sa pagdala sa plata ug bulawan,sa pagkuha sa mga baka ug mga butang,sa pagkuha sa usa ka dako nga inagaw?'](#)

- Sa mga kaalyado sa Israel (US, ug kasadpang Uropa), kining abunda nga mga kahinguhaan nakita nga maoy hinungdan sa pagsulong ni Gog ug Magog sa Israel.

→Niadtong Oktubre 2015, usa ka dako nga deposito sa lana ang nadiskobrehan sa Golan Heights, ug sukad sa 2020,

Miuyon ang Israel sa usa ka 15 bilyon dolyar nga deal sa Egypt aron ma-eksport ang natural nga gas sa Egypt, diin gikan kini

gipadala ngadto sa mga nasod sa Uropa. Unya, sa 2023, ang Israel miuyon sa pagdugang sa iyang natural nga gas

eksport sa Ehipto.

→Ang Ukraine adunay ikaduha nga pinakadako nga nahibal-an nga reserba sa gas sa Europe ug usa ka mayor nga exporter sa mga mahal

metal sama sa lithium, ingon man ang global nga pagkaon sama sa mais ug trigo. Ingon nga kini alang sa Israel, ang tinuod

rason luyo sa iligal nga pagsakop sa Russia sa Crimea sukad niadtong 2014 nga miuswag ngadto sa Russia

pagsulong sa Ukraine sa 2022, mahimong tungod sa halapad nga natural nga mga kahinguhaan (enerhiya, mahal nga mga metal,

ug agrikultura) nga anaa sa Ukraine.

- Ang laing rason sa pagsulong sa Russia adunay kalabotan sa tinguha sa Ukraine nga moapil sa North Atlantic Treaty Organization (NATO)<sup>814</sup>ingon man ang European Union (EU)<sup>815</sup>sukadRGisupak sa ussia ang pagpalapad sa NATO.

→Tungod kay ang Ukraine usa ka suod nga kauban sa NATO, gikondena sa NATO ang dili tawhanon nga pagsulong sa Russia

Ukraine. Tungod sa mga kapabilidad sa militar niini, ang Estados Unidos (Amerika) adunay dakong papelsa

pagtukod sa gahum militar sa NATO sukad sa pagsugod sa organisasyon sa 1949.

---

<sup>811</sup>Usa ka nasod sa habagatang Arabia.

<sup>812</sup>Usa ka dapit sa habagatang Arabia.

<sup>813</sup>Wala mailhi ang site apan tingali sa Cyprus o Spain.

<sup>814</sup>Usa ka lista sa mga nasod nga miyembro sa NATO kaniadtong Sep 2023: Albania, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark,

Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republika sa Macedonia, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey, United Kingdom ug Estados Unidos.

<sup>815</sup>Usa ka lista sa European Union (EU) sa Sep 2023: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain ug Sweden.

-**Sodoma ug Gomorra** sa wala pa ang adlaw sa Ginoo (mensahe sa Dios ngadto sa usa ka sulugoon)

- Sa Septiyembre 1984, si Dumitru Duduman, usa ka Romanong pastor, nakadawat ug mensahe gikan sa Diyos bahin sa paghukom sa Babilonya (Amerika) ingon sa mosunod:<sup>816</sup>

|     |  |
|-----|--|
| (1) | Atangi kini. May gisakyan ko tupad niya. Wala ko kahibalo kung unsa kadto. Nahibal-an ko usab nga wala ako natulog. Dili kadto usa ka damgo. Dili kadto usa ka panan-awon. Nagmata ko sama nako karon. |
|-----|--|

(1) Sa kataposang mga adlaw, **Dios** mobu-bu sa Iyang Espiritu niadtong anaa sa unod, kaniadto **ang dako ug talagsaong adlaw sa ang Ginoo.**

**Binuhatan 2:17** Ug kini mahinabo sa katapusan nga mga adlaw, nag-ingon **Dios**,  
*ibubo ko gikan sa akong **Espiritu** sa tanan nga unod:*

*ug ang inyong mga anak nga lalaki ug ang inyong mga anak nga babaye managna, ug ang inyong mga batan-ong lalaki makakitag mga panan-awon,  
 ug ang imong mga tigulang magdamgo ug mga damgo:*

**Binuhatan 2:18** Ug sa akong **mga alagad** ug sa akong **mga sulugoong babaye** ibubo ko niadtong mga adlaw sa akong **Espiritu**;

*ug sila kinahanglan **panagna**:*

**Binuhatan 2:19** Ug ako magapakita ug mga katingalahan sa langit sa itaas, ug mga ilhanan sa yuta sa ubos;

*dugo, ug kalayo, ug inalisngaw sa aso:*

**Binuhatan 2:20** Ang adlaw mahimong kangitngit, ug ang bulan mahimong dugo, **sa wala pa kana dako ug bantogang adlaw sa Ginoo** umari:

|     |   |
|-----|---|
| (2) | <p>Gipakita niya kanako ang tibuok California ug miingon, "Kini mao ang Sodoma ug Gomorra! Kining tanan, sa usa ka adlaw kini masunog! Ang sala nakaabot sa Usa nga Balaan." Unya gidala ko niya sa Las Vegas. "Kini mao ang Sodoma ug Gomorra. Sa usa ka adlaw kini masunog." Dayon iyang gipakita kanako ang estado sa New York. "Nahibalo ka ba kung unsa kini?" nangutana siya. Miingon ko, "Dili." Siya miingon "Kini mao ang New York. Kini mao ang Sodoma ug Gomorra! Sa usa ka adlaw kini masunog." Dayon iyang gipakita kanako ang tibuok Florida, "Kini mao ang Florida." ingon siya. "Kini mao ang Sodoma ug Gomorra! Sa usa ka adlaw kini masunog."</p> <p>Unya gidala ko niya sa balay sa bato diin kami nagsugod. "<b>SA USA KA ADLAW MASUNOG KINI!</b> Kining tanan akong gipakita kanimo" - Ako miingon, "Unsaon kini pagsunog?" Siya miingon, "Hinumdami ang akong gisulti kanimo, tungod kay ikaw moadto sa telebisyon, sa radyo ug sa mga simbahan. Kinahanglan nga mosinggit ka sa kusog nga tingog. Indi ka magkahadlok, kay magaupod ako sa imo." Nagsiling ako, "Paano ako makalakat? Kinsay nakaila nako diri sa America? Wala koy kaila ni bisan kinsa dinhi." Miingon siya, "Ayawg kabalaka sa imong kaugalingon. Mag-una ko nimo. Magbuhat ako og daghang pagpang-ayo sa mga simbahan sa Amerika ug ablihan ko ang mga pultahan alang kaninyo. Apan ayawg isulti ug bisan unsa gawas sa akong gisulti kanimo. Kini nga nasud masunog!"</p> <p>Ako miingon, "Unsa may imong buhaton sa simbahan?" Siya miingon, "Gusto kong luwason ang simbahan, apan ang mga simbahan mibiya kanako." Ako miingon, "Giunsa nila pagbiya kanimo?" Siya miingon, "Ang mga tawo nagdayeg sa ilang kaugalingon. Ang kadungganan nga ang mga tawo kinahanglan nga ihatag kang Jesu-Kristo, ilang gikuha sa ilang kaugalingon. Sa mga simbahan adunay mga diborsyo. Adunay pagpanapaw sa mga simbahan. Adunay mga homoseksuwal sa mga simbahan. Adunay aborsyon. sa mga simbahan ug sa tanang ubang mga sala nga posible.</p> <p>Tungod sa tanang sala, gibiyahan ko ang pipila ka mga simbahan. Kinahanglan nga mosinggit ka sa makusog nga tingog nga kinahanglan nilang tapuson ang ilang pagpakasala. Kinahanglang modangop sila sa Ginoo. Ang Ginoo dili gayud kapuyon sa pagpasaylo. Dapat sila magpalapit sa</p> |
|-----|---|

<sup>816</sup>Kamot sa Tabang Ministries, Ang Mensahe Para sa America, [https://www.handofhelp.com/vision\\_1.php](https://www.handofhelp.com/vision_1.php).

|   |
|---|
| <p>Ginoo, kag magkabuhi sing matinlo. Kon nakasala sila hangtod karon, kinahanglang tapuson nila kini, ug magsugod ug bag-ong kinabuhi sumala sa gisulti sa Bibliya kanila nga mabuhi." Ako miingon, "Unsaon pagsunog sa America?" Ang America mao ang labing gamhanan nga nasud niining kalibutana. Ngano nga gidala mo kami dinhi aron sa pagsunog? Ngano nga wala nimo kami pasagdi nga mamatay kung diin ang tanan nga mga Duduman nangamatay?"</p> |
|---|

(2) Ang America, ang labing gamhanan nga nasud sa kalibutan, masunog.

-**Dios**mapukan **Babilonia** sama sa Sodoma ug Gomorra.

[Isa 13:19](#) Ug **Babilonia**, ang himaya sa mga gingharian, ang katahum sa kahalangdon sa mga Caldeanhon,

*mahimong sama sa kanus-a **Dios**<sup>H430</sup> gipukan **Sodoma** ug **Gomorra**.*

-**Dios** nahinudom sa mga kasal-anan sa "Babilonia nga dako ([Pin 18:4](#))" busa mosulod ang iyang mga hampak

**1 adlaw**: kamatayon, kasubo, ug kagutom. Siya magabalos kaniya ug doble sa iyang mga buhat.<sup>817</sup>

-**Ang Mesiyas** mianhi ug naghimo sa mga dulumtanan nga biniyaan sa 1/2 sa ika-70 nga semana ni Daniel, ug

magpadayon sa pagbuhat niini hangtod sa kataposan sa gubat, nga mao ang kataposan sa ika-70 nga semana ni Daniel,

determinado alang sa katawhan ug sa balaang siyudad.<sup>818</sup>

|   |
|---|
| <p>(3) Miingon siya, "Hinudomi kini, Dumitru. Nadiskobrehan sa mga espiya sa Russia kung asa ang mga nukleyar nga bodega sa America. Sa diha nga ang mga Amerikano maghunahuna nga kini mao ang kalinaw ug kaluwasan - gikan sa tunga-tunga sa nasud, pipila sa mga tawo magsugod sa pagpakig-away batok sa gobyerno. Ang gobyerno mahimong busy sa internal nga mga problema. Unya gikan sa dagat, gikan sa Cuba, Nicaragua, Mexico,..." (Siya misulti kanako sa duha ka laing mga nasud, apan wala ko kahinudom unsa sila.) "... bombahan nila ang mga nukleyar nga bodega. Kon mobuto sila, masunog ang Amerika!"</p> <p>"Unsa may imong buhaton <b>ang Simbahan sa Ginoo</b>? Unsaon nimo pagluwas ang mga modangop kanimo?" Nangutana ako. Siya miingon, "Isulti kini kanila: giunsa nako pagluwas ang tulo ka bata gikan sa hudno sa kalayo, ug giunsa nako pagluwas si Daniel sa langob sa mga leon, mao ra gihapon. paagi nga akong buhaton <b>pagluwas</b> sila."</p> <p>Ang anghel sa Ginoo miingon usab kanako, "Gipanalanginan ko kini nga nasod tungod sa mga Judio nga ania niining nasod. sa pagpasalamat sa Dios sa panalangin nga ilang nadawat dinhi sa nasud. Dili gusto sa Israel nga ilhon si Jesu-Cristo. Gibutang nila ang ilang pagtuo sa mga Judio sa America.</p> |
|---|

(3) Samtang ang mga Amerikano gilimbongan sa ideya sa globalista sa "kalinaw ug kaluwasan (tan-awa ang pahina 320)," ang nasud ni Ang mga nukleyar nga bodega bombahan sa mga Ruso ug ang Amerika masunog, apan

**ang Simbahan sa Ginoo** mahimong **naluwat**.

→ Sumala niini nga propesiya, **ang (1st) pagsakgaw sa 144,000** lagmit mahitabo sa dihang ang America nasunog.

- Tungod kay ang mga anak sa gingharian mao ang mga anak sa kahayag ug sa adlaw, kini nga mga pag-atake dili makadaot kanila sama sa tulo ka mga bata gikan sa hudno sa kalayo gikan sa [Daniel 3](#).

→ Si Jacob, usa ka unodnong tawo, nahisakop sa "kangitngit (o gabii)," nga gimandoan sa dili kaayo

kahayag ([Genesis 1](#)).

<sup>817</sup>Tan-awa ang "[\(Pin 18:5-8\) Ang mga sala sa Babilonia gihukman sa Ginoong Dios.](#)"

<sup>818</sup>Tan-awa ang "Ang dulumtanan sa pagkabiniyaan (70 ka semana ni Daniel, [Dan 9:24-27](#))" sa kapitulo 12.



Sa [Gen 32:24](#), Si Jacob nakigdumog sa usa ka lalaki<sup>H376</sup>, nga iyang gitawag nga "**Dios**"<sup>H430</sup> sa [Gen 32:30](#).

**Usa ka lalaki** (Ang H376 ni Strong) nagtumong sa "bana, o" **ang kinabuhisa Kalag.** Sa ingon, si Jacob midaog

tali sa **Dios** (Espiritu, [Si Jhn4:24](#)) ug ang mga tawo (unod) nagkahulogang iya ni Jacob **kinabuhisa iyang unod giluwasa**<sup>H5337</sup> sa

**iyang Kalag**, ug ang kahulogan sa "nagdaog"<sup>H3201</sup> mao ang "paglahutay aron mabuntog." Si Jacob nangamuyo sa Dios

sa pagluwas kaniya gikan sa pagmando sa gamay nga kahayag ngadto sa mas dako nga kahayag, ang tinubdan niini

mao ang **Dios** ("Adunay kahayag," [Gen 1:3](#)). Mamatay unta si Jacob kon nakita pa niya ang Diyos sa nawong ug nawong

samtang gimandoan sa ubos nga kahayag (ubos sa balaod), apan ang iyang kinabuhi napreserbar tungod kay siya nakabuntog

nga pagamandoan sa labaw nga kahayag (ubos sa kahayag sa Dios, o ubos sa grasya sa Dios, [Gen 32:30](#)).<sup>819</sup>

|     |  |
|-----|--|
| (4) | Apan, kung masunog ang America, ipataas sa Ginoo ang China, Japan, ug uban pang mga nasud aron makigbatok sa mga Ruso. Ilang bunalan ang mga Ruso ug itulod sila hangtod sa ganghaan sa Paris. Didto sila maghimo ug usa ka kasabotan, ug itudlo ang mga Ruso ingon nga ilang mga pangulo. Unya maghiusa sila batok sa Israel. |
|-----|--|

- (4) Ang mga Ruso mahimong mga lider sa paghiusa sa Hentil nga mga nasud sa pag-atake sa Israel.
- Matikdi nga ang mga Ruso manguna kang Magog (ang tanan nga nakiggubat batok sa Diyos nga ang Ruso mao ang mga lider) sa pag-atake sa Israel, apan Si Gog mahimong hari sa Magog.<sup>820</sup>

|     |  |
|-----|--|
| (5) | <b><u>Kung nahibal-an ni Israel nga wala siyag kusog sa America sa luyo niya, mahadlok siya. Niana siya balik sa Mesiyas alang sa kaluwasan.</u></b> |
|-----|--|

- (5) Kung ang America dili makatabang, **Israel** molingi sa **ang Mesiyas** alang sa kaluwasan. [Binuhatan 2:20](#) Ug mahitabo nga bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. [Binuhatan 2:21](#) Ug kini mahitabo, **nga bisan kinsa nga motawag ang ngalan sa Ginoomaluwag.**

- Gitawag ni Jesus ang mga Judio (mga eskriba ug mga Pariseo) nga mga salingkapaw, mga bitin, ug usa ka kaliwatan sa mga bitin tungod kay sila mga anak niadtong mipatay sa mga propeta, apan sila nagtukod sa mga lubnganan sa mga propeta, ug pagdayandayan sa mga lubnganan sa mga matarong. Si Jesus misulti kanila nga ang mga Judio dili makakita kang Jesus hangtud nga sila moingon, "**Bulahan Siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo,**" nga nagpasabot nga sila (Israel) dili makakita kang Jesus hangtud nga sila motubo diha sa grasya sa kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Kristo ug modawat **ang Ginoosip** ilang Manluluwas.<sup>821</sup>
- Kadtong mianhi sa ngalan sa GINOO (Yahweh)<sup>H3068</sup> gipanalanginan gikan sa balay ni Jehova ([Sal 118:26](#)). Ang unang mga bunga sa yuta gidala ngadto sa balay ni Jehova nga Dios nga mao ang imong kinabuhi o **Kristo** ([Deu 30:20, Col 3:4](#)). Amua **Ginoou** ug **Iya Kristo** ipasig-uli ang gingharian sa kalibutan human ang ikapitong anghel magpatingog sa trumpeta ([Pin 11:15-16](#)) kay ang paghukom moabot sa gingharian sa kalibotan (o sa dakong siyudad sa Babilonia), nga mapukan sa usa ka takna ([Pin 18:10-20](#)).

<sup>819</sup>Video 6. "Israel & The sons of Israel."

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

<sup>820</sup>Nakuha gikan sa "Armageddon (lakip ang Gog & Magog ug ang pag-abot ni Ginoong Jesu-Kristo [Salmo 83](#))" gikan sa kapitulo

<sup>821</sup>Gikuha gikan sa "[Katapusang mensahe] Ang misteryo ni Kristo (Ang mga Hentil, Tanan nga mga nasud)" o Video 16. Ang mga Hentil, Tanang nasod 7/10." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

Ang adlaw moabut nga ang mga mananaug (ang unang mga bunga, ang mga balaan nga santos, ug ang mga salin nga [ni Kristo](#) makapanunod sa tanang butang sa [Dios](#) ([Pin 21:7](#)). Busa, panalanginan sila sa gingharian ug kamandoan, ug ang pagkadaku sa gingharian ilalom sa tibuok langit ihatag ngadto sa katawhan sa mga santos sa Labing Halangdon, kansang gingharian maoy usa ka gingharian nga walay katapusan, ug ang tanang kamandoan moalagad ug mosunod. Siya ([Dan 7:27](#)).<sup>822</sup>

(6) **Mao tomoabot ang Mesiyas.** unya, [ang simbahan makigtagbo kang Jesus sa kahanginan,](#)

(6) Ang simbahan makigtagbo sa Ginoo sa kahanginan inig-abot sa Mesiyas.

→ [Ang ikaduhang pagbayaw alang sa mga santos sa Dakong Kasakitan](#) mahitabo sa dihang ang Israel mibalik ngadto sa Ginoo  
(nga mahitabo sa wala pa ang pagbubosa 7 ka panaksan).

- Sa diha nga ang katapusan nga trumpeta motingog (ang ika-7 nga trumpeta),<sup>823</sup> [ang Ginoo](#) manaug uban sa tingog sa arkanghel ug sa trumpeta sa [Dios](#), ug ang mga patay sa [Kristo](#) (kadtong natulog [Kristo](#) sa yuta sa dugo nga iyang gipalit sa Iyang kaugalingong dugo) mobangon pag-una. Ang mga lawas sa Balaan nga mga santos nga buhi, uban sa mga nangatulog, pagasakgawon (pagbayaw) "sa" mga panganod aron magtagbo. [ang Ginoo](#) naa sa hangin, ug kami kanunay mag-uban [ang Ginoo](#).<sup>824</sup>

(7) ug iyang dad-on sila pagbalik uban Kaniya ngadto sa Bukid sa mga Olibo. Niadtong panahona, [ang gubat sa Armagedon](#) makig-away."

(7) Dad-on sa Ginoo ang tanan niyang mga santos gikan sa langit ngadto sa Bukid sa mga Olibo, nga maoy magsugod sa gubat sa [Armagedon](#).

- Ang Bukid sa mga Olibo mao ang dapit diin ang Ginoong Jesu-Kristo manaug uban sa tanan Niyang mga santos gikan sa langit aron makig-away alang sa Iyang mga salin nga nahibilin sa yuta.
  - Usa ka hait nga espada (ang rhema)<sup>825</sup> mogula gikan sa iyang baba aron sa paghampak sa mga nasud, ug siya
  - Siya sa iyang kaugalingon magamando kanila uban sa usa ka baras nga puthaw ug magatunob sa pug-anan sa vino sa kabangis ug sa kaligutgut. [sa Makagagahum nga Dios](#).
  - Sa diha nga ang adlaw sa Ginoo (Yahweh) moabut, ang mga tiil sa [ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan](#) mobarog sa [bukid sa Mga olibo](#), nga anaa sa atubangan sa Jerusalem sa sidlakan, ug ang bukid mapikas sa katunga gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan nahimong dako kaayong walog, nga ang katunga sa bukid mibalhin sa amihanan ug ang katunga sa habagatan ([Zac 14:4](#)).
- Ang tanang kanasoran makakita [ang Ginoo](#) (Yahweh) uban sa ilang natural nga mga mata sa diha nga ang Iyang mga tiil nagatindog sa ibabaw sa bukid sa [Mga olibo](#) sa adlaw sa [ang Ginoo](#), ug mahibaloan

<sup>822</sup>Nakuha gikan sa "(1) Ang pag-abot sa adlaw nga ang mga salingpapaw moingon "Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo" gikan sa

kapitulo 10.

<sup>823</sup>Refer sa [1Te 4:16](#) & [1Co 15:52](#).

<sup>824</sup>Tan-awa ang "[Figure 1-c]" o Video 45. "6. Pag-ula."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/).

<sup>825</sup>Video 20. "(Usa ka hait) Sakuban, Espada, ug Espada nga Duha ang sulab."

[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

nila kana [ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan](#) mao ang Usa nga makig-away batok sa Gentil nga mga nasud sa [ang gubat sa Armagedon](#).

-Ang paghukom igabutang, ug sa [Anti-Kristo](#) dominyon (One World Government) kuhaon [layo](#), nga pagaut-uton ug pagalaglagon hangtud sa katapusan ([Dan 7:26](#)).

|     |  |
|-----|--|
| (8) | Sa dihang akong nadungog kining tanan ako miingon, "kon ikaw tinuod nga anghel sa Ginoo, ug ang tanan nga imong gisulti kanako tinuod, nan ang tanan nga imong gisulti kinahanglan mahisulat sa Bibliya." Siya miingon, "Sultihi ang tanan sa pagbasa gikan sa <a href="#">Jeremias 51:8-15</a> , <a href="#">Pinadayag kapitulo 18</a> , ug <a href="#">Zacarias kapitulo 14</a> , diin si Kristo nakig-away niadtong nanag-iya sa yuta. <a href="#">Human sa Iyang</a> kadaugan," ang anghel miingon, "adunay usa <a href="#">panon</a> ug usa <a href="#">Magbalantay</a> . |
|-----|--|

(8) Human sa Iyang kadaugan, adunay usa [panon](#) ug usa [Magbalantay](#).

- [Ang gamay sungay](#) ([ang Anti-Kristo](#)) makiggubat batok sa mga balaan, ug modaug batok kanila hangtud [ang Karaan sa mga Adlaw](#) moabut uban sa mga kasundalohan sa langit nga mosunod kaniya nga nagsakay sa puti nga mga kabayo, sinul-oban sa lino nga manipis, puti ug mahinlo ([Pin 19:14](#)). Ang kansang bisti puti sama sa niyebe [ang Makagagahum](#)<sup>H7706</sup> ([Sal 68:14](#)), [Manluluwas Jesukristo](#), [ang Kordero](#) (arnion), <sup>G721</sup> amua [Ginoo](#) ug [Manluluwas nga si Jesukristo](#) ([Pin 5:11](#)).<sup>826</sup>
- Kadtong nanggawas sa "[ang dakong kasakitan](#)" gipahimutang sa [puti nga mga bisti](#), gihugasan ang ilang [mga kupo](#), ug naghimo kanila [puti](#) sa dugo sa [ang Kordero](#) (arnion).<sup>827</sup> Kini [Kordero](#) (arnion), nga anaa sa taliwala sa trono sa [Dios](#), nahimong ila [Magbalantay](#), [pagpakaon](#) kanila ug [nanguna](#) sila ngadto sa buhing mga tuburan sa tubig. Ug [Dios](#) magapahid sa tanang luha sa ilang mga mata.<sup>828</sup>
- [Usa ka paghukom](#) gihimosa gihatag pabor sa balaan nga mga santos sa [ang Labing Hataas](#) ([Dios](#)), ug moabot ang panahon alang sa [ang balaan nga mga santos sa pagpanag-iya ang gingharian](#) ([Dan 7:21-22](#)).

→ [Ang gingharian](#) ug [kamandoan](#), ug [ang kahalangdon sa mga gingharian](#) ilalom sa tibuok langit mahimong

[gihatag sa katawhan sa ang mga santos sa ang Labing Halangdon](#) ([Dios](#)), sa [Dios](#) gingharian mao ang usa ka walay katapusan nga gingharian, ug ang tanang kamandoan moalagad ug mamati Kaniya ([Dan 7:27](#)).

|     |  |
|-----|--|
| (9) | Dili na kinahanglan ang kahayag. <a href="#">Ang Kordero sa Dios</a> mahimong <a href="#">ang kahayag</a> . Walay sakit, walay luha, ug walay kamatayon. Adunay lamang walay katapusan nga kalipay ug <a href="#">Dios</a> mahimong <a href="#">ang magmamando</a> . Adunay usa lamang ka pinulongan. Usa ra ka kanta. Ug dili na kinahanglan ug tighubad! |
|-----|--|

(9) Adunay lamang [walay katapusan](#) kalipay diin ang [Kordero sa Dios](#) mao ang [Kahayag](#).

- [Walay katapusan nga gingharian](#)<sup>829</sup>  
-Ang asawa sa [Cordero](#) atua sa dako ug hataas nga bukid sa langit, nga mao ang dakung siyudad sa iyang yutang natawhan, [balaan nga Jerusalem](#),<sup>830</sup> diin [ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan](#) ([ang Ginoo](#) ug [Manluluwas nga si Jesukristo](#)) ug [ang Kordero](#)

<sup>826</sup>Tan-awa ang "Ang Karaan sa mga Adlaw" gikan sa kapitulo 13.

<sup>827</sup>Tan-awa ang "[Pin 7:13-15](#) Kadtong miqula sa Dakong Kasakitan qisul-oban ug puti nga mga bisti."

<sup>828</sup>Tan-awa ang "[Pin 7:16-17](#) Ang Cordero maapakaon ug maqatultol kanila ngadto sa buhi nga mga tuburan sa tubig."

<sup>829</sup>Sabta ang "[Figure 21-2] Ang bag-ong tabernakulo sa langit ug ang templo sa Diyos."

<sup>830</sup> Aron masabtan kon sa unsang paagi ang lain-lain mga himaya gidala ngadto sa templo, tan-awa ang "Ang katawhan sa Dios mosulod sa tabernakulo sa

[Ang Dios, naqdala sa lain-lain mga himaya](#)," ug "Gikan sa ubos nga kahimtang nga lawas ngadto sa mahimayaong lawas" gikan sa "[Pin 21:27](#) Kadtong nahisulat sa [ang Libro sa Kinabuhi sa Cordero](#)," dayon sabta ang diagram sa "[Figure 21-2]."

(ang kandila nga gipasiga sa himaya sa Dios) mao ang templo.<sup>831</sup>

**-Ang gubat sa Armagedon**

(Gihubad pag-usab sumala sa Hebrew Lexicon)

Eze 38:14 "Busa, anak sa tawo, panagna ug ingna **Si Gog**,  
Mao kini ang giingon sa **ang Ginoo** ('ādōnāy)<sup>H136</sup> **DIOS** (y<sup>h</sup>ōvâ):<sup>H3069</sup>

"Nianang adlaw sa dihang ang akong katawhan nga Israel nagpuyo nga luwas, dili ba kamo mahibalo niini?"

Eze 38:15 "Unya ikaw moabut gikan sa imong dapit gikan sa amihanan nga kiliran, ikaw ug ang daghang mga tawo uban kanimo,

*silang tanan nangabayo, usa ka dakong panon ug dakong kasundalohan."*

Eze 38:16 "Mosulong ka batok sa akong katawhan **Israels** sama sa panganod, sa pagtabon sa yuta.

Ug mahitabo sa katapusan nga mga adlaw nga dad-on ko ikaw batok sa akong yuta, aron ang mga nasud makaila kanako,

*sa diha nga ako mabalaan diha kanimo, **OSi Gog**, atubangan sa ilang mga mata."*

→ **Ang Ginoong Dios** dad-on si Gog batok sa Iyang yuta sa kataposang mga adlaw.

- Ang gubat sa Armagedon (Zac 14:1-5)

(Ang adlaw sa Ginoo)

Zac 14:1 tan-awa, **ang adlaw sa Ginoo** moabot ng,  
ug ang imong inagaw (gikuha gikan kanimo) pagabahinon diha sa imong taliwala.

Zac 14:2 Kay tigomon ko ang tanang (Gentil) nga mga nasod aron sa pagpakiggubat **Jerusalem**;  
ug ang ciudad pagaagawon, ug ang mga balay pagatulison, ug ang mga babaye lugos;  
ug ang katunga sa ciudad mangadto sa pagkabinihag,  
apan ang salin sa katawohan dili paqaputlon gikan sa ciudad.

→ Ang gubat sa Armagedon, nga ang mga Hentil nga mga nasud (Magog) makiggubat batok sa Jerusalem, mao ang magsugod sa adlaw ni Jehova. Bisan tuod ang siyudad, ang mga balay, ug ang mga babaye kuhaon, ug ang katunga sa siyudad nabihag, ang salin sa katawhan dili mapapas gikan sa siyudad.

Zac 14:3 Unya kinahanglan **ang Ginoolakaw**, ug makig-away batok niadtong mga nasud, sama sa iyang pagpakig-away sa adlaw sa gubat.

Zac 14:4 Ug ang iyang mga tiil magatindog niadtong adlaw **ang bukid sa mga Olibo**, nga kaniadto **Jerusalem** sa sidlakan,

ug **ang bukid sa mga Olibo** mapikas sa taliwala niini paingon sa sidlakan ug paingon sa kasadpan, ug adunay usa ka hilabihan ka dako nga walog;  
ug ang katunga sa bukid mobalhin paingon sa amihanan, ug ang katunga niana paingon sa habagatan.

Zac 14:5 Ug kamo mangalagiw ngadto sa walog sa kabukiran; kay ang walog sa kabukiran moabut ngadto sa Azal.

oo, kamo mangalagiw, ingon sa inyong pagkalagiw gikan sa atubangan sa linog sa mga adlaw ni Uzzias nga hari sa Juda;

ug **ang Ginoo** (Yahweh)<sup>H3068</sup> akong **Dios** ('ēlohîm)<sup>H430</sup> moabot, ug ang tanang (Balaan) nga mga santos uban kanimo.

→ Si Jehova magatigum sa tanang mga nasud aron sa pagpakig-away batok sa Jerusalem, ug siya mogula ug makig-away batok kanila, nga mao ang gubat sa Armagedon (Pin 16:16).

<sup>831</sup>Nakuha gikan sa "(Pin 21:23) Ang himaya sa Dios (sa dakong siyudad)."

→Sa adlaw sa [ang Ginoo \(Yahweh\)](#), ang mga tiil sa [ang Ginoo](#) mobarog sa ibabaw [ang bukid sa mga Olibo](#), ug [ang Ginoo \(Yahweh\)](#)<sup>H3068</sup> akong [Dios \('ĕlohîm\)](#)<sup>H430</sup> o ([ang Ginoong Jesu-Kristo](#)) moabut uban sa tanan Niya [Balaan nga mga santos](#).

➤ Busa, [ang Ginoong Jesu-Kristo](#)<sup>832</sup> musulod [ang adlaw sa Ginoo](#) ug makig-away alang sa gubat sa Armagedon.

- [Mga gubat, lakip ang Gog ug Magog](#)

[Sal 83:1](#) [Usa ka Awit o Salmo ni Asap.] Ayaw pagpakahilum, [O Dios](#):<sup>H430</sup> [ayaw pagpakahilum, ugayaw paghilom, O Diyos \('el\)](#).<sup>H410</sup>

[Sal 83:2](#) Kay, ania karon, ang imong mga kaaway nagahimo ug usa ka kaguliyang; Ug sila nga nanagdumot kanimo nanagpataas sa ulo.

[Sal 83:3](#) Sila nanaghimo ug malimbongon nga tambag batok sa imong katawohan, Ug nanagsabut batok sa imong mga tinagoan.

[Sal 83:4](#) Sila nanag-ingon: Umari kamo, ug putlon ta sila gikan sa pagkanasud;<sup>H1471</sup> aron ang ngalan sa Israel dili na mahinumduman.

[Sal 83:5](#) Kay sila nanagsabut sa tingub uban sa usa ka pag-uyon: sila nakigsabut batok kanimo.

→Ang mga kaaway sa Diyos nakig-alyansa sa usag usa aron putlon ang katawhan ug nasod sa Diyos sa yuta.

- [Ang listahan sa mga nasod nga moapil sa gubat](#)

[Sal 83:6](#) Ang mga tabernaculo sa Edom, ug ang mga Ismaelihanon; sa Moab, ug sa mga Agaron;

[Sal 83:7](#) Gebal, ug Ammon, ug Amalek; ang mga Filistehanon uban sa mga pumoluyo sa Tiro;

[Sal 83:8](#) Ang Asiria usab miipon uban kanila: ilang gitabangan ang mga anak (ang mga anak)<sup>H1121</sup> ni Lot. Selah.

[Sal 83:9](#) Buhata kanila ang ingon sa gibuhata sa mga Madianhon; ingon kang Sisera, ingon kang Jabin, sa sapa sa

Kison:

[Sal 83:10](#) Nga nangamatay didto sa Endor: Sila nahimong sama sa kinalibang sa yuta (sa yuta).<sup>H127</sup>

→Ang Ehipto, Asiria, ug Israel wala maapil sa talaan sa mga nasod nga Hentil nga moapil sa gubat, busa sila gipanalanginan.

[Isa 19:24](#) Nianang adlaw [Israel](#) mahimong ikatulo nga adunay [Ehipto](#) ug uban sa [Asiria](#), bisan usa ka panalangin sa taliwala sa yuta (yuta):<sup>H776</sup>

[Isa 19:25](#) kinsa [ang Ginoo sa mga panon](#) magapanalangin, nga magaingon,

[Bulahan Ehipto](#) akong katawhan, ug [Asiria](#) ang buhat sa akong mga kamot, ug [Israel](#) akong

[kabilin](#).

- Ang gubat sa Armagedon ([Sal 83:11-18](#))

[Sal 83:11](#) Himoa ang ilang mga harianon nga sama kang Oreb, ug sama kang Zeeb: oo, ang tanan nilang mga principe ingon kang Zeba, ug ingon kang Zalmunna:

[Sal 83:12](#) Nga nagingon: Atong kuhaon alang sa atong kaugalingon [ang mga balay sa Dios](#) sa pagpanag-iya.

[Sal 83:13](#) Oh akong [Dios](#),<sup>H430</sup> himoa sila nga sama sa ligid; sama sa tuod sa balili sa atubangan sa hangin.

[Sal 83:14](#) Ingon [ang kalayo](#) nagasunog sa usa ka kahoy, ug ingon sa siga sa kalayo nagasunog sa kabukiran;

[Sal 83:15](#) Busa lutosa sila pinaagi sa imong unos, ug hadloka sila pinaagi sa imong unos.

[Sal 83:16](#) Pun-a ang ilang mga nawong sa kaulaw; aron sila mangita sa imong ngalan, O GINOO ([Yahweh](#)).<sup>H3068</sup>

[Sal 83:17](#) Ipabutang sila sa kaulawan ug sa pagkagubot sa walay katapusan; oo, pakaaulawan sila, ug mangawala:

[Sal 83:18](#) Aron ang mga tawo mahibalo nga ikaw,

kansang ngalan lamang mao [SI JEHOVA \(Yahweh\)](#),<sup>H3068</sup> arte [ang pinakataas](#)<sup>H5945</sup> ibabaw sa tibuok

[yuta](#).

---

<sup>832</sup>Nakuha gikan sa "Ang ika-2 nga relo, ang ika-3 nga relo, ug ang ika-upat nga relo." Makahimo ka sa pagpangaggpas mahitungod sa adlaw sa Iyang nagpakita human sa pagtuon sa "Ang paghubad sa Pinadayag pinaagi sa Logos ug Rhema".

→ Ang mga kaaway batok **Dios** ug *el*, ug sila nagplano sa pagkuha **ang mga balay sa Dios**.  
Tungod kay kini nga gubat magpadayag sa ngalan **Yahweh, ang pinakataasibabaw sa tibuok yuta**, [Sal](#)

[83:11-18](#) nagtumong

ngadto sa gubat sa **Armagedon**, nga **ang Ginoo** (Yahweh) ipadala **usa ka sunog sa Magog** ug sila mahibalo nga Siya mao **ang Yahweh** ([Eze 39:6](#)).

- Ang gubat sa Armagedon ([Eze 38:19-20](#))

[Eze 38:19](#) "Kay sa Akong pangabugho ug sa kalayo sa Akong kaligtutut Ako misulti:

*Nianang adlaw adunay dakong pag-uyog sa yuta sa Israel."*

[Eze 38:20](#) Ang mga isda sa dagat, ang mga langgam sa kalangitan, ang kinabuhi sa kaumahan,

*tanang nga nagakamang nga mga butang nga nagakamang sa duta,*

*ug ang tanang lalaki<sup>H120</sup> nga anaa sa ibabaw sa nawong sa yuta, mangurog sa akong presensya,*

*malumpag ang kabukiran, malumpag ang mga titip nga dapit, ug malumpag ang tanang paril sa*

yuta.

→ Sumala sa [Genesis 1](#), mao kini ang mga binuhat nga **Dios** gibuhat sa sinugdanan.<sup>833</sup>

→ Ang yuta sa Israel mao ang balaang yuta nga gibuhat sa Dios sa sinugdan.

(Gikuha gikan sa Pinadayag 19, "Ang pag-ampo ni Jesus ngadto sa Iyang Amahan sa langit")

Ang yuta<sup>H127</sup> gitunglo ni **ang Ginoo** <sup>H3068</sup>**Dios** <sup>H430</sup>([Gen 3:17](#)), ang kalibutan<sup>H776</sup> nawala ang gabon<sup>H108</sup>

ug ang sala misulod sa kalibutan ([Rom 5:12](#)). Tungod kay ang sala misulod pinaagi sa tinunglo

yuta sa uga nga yuta, **Kristo Jesus** mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala ([1Ti 1:15](#)) gikan sa

tinunglo nga yuta (o lubnganan tupad sa gahong, [Eze 32:23](#)).<sup>834</sup>

→ Ang Ginoo (<sup>H136</sup>*'ădōnāy*) **DIOS** (<sup>H3069</sup>*y<sup>h</sup>ōvâ*) nagpabangon sa mga makasasala gikan sa ilang mga lubnganan ug

pagdala sa **Dios** katawhan sa Israel ([2Sa 7:23](#)) ngadto sa balaang yuta sa Israel ([Eze 37:12](#)).

- Ang gubat sa Armagedon ([Zac 12:10](#))

[Zac 12:10](#) Ug ibubo ko sa balay ni David, ug sa mga pumoluyo sa Jerusalem,

*ang espiritu sa grasya ug sa mga pangamuyo: ug sila motan-aw kanako nga ilang gidughang,*

*ug sila magbangotan alang kaniya, ingon sa usa nga nagbangotan alang sa iyang bugtong nga anak, ug*

*anaa sa kapaitan alang kaniya,*

*ingon sa usa nga anaa sa kapaitan alang sa iyang panganay.*

→ Ang mga lumolupyo sa Jerusalem makakita **ang pag-abot ni Ginoong Jesu-Kristo** atol sa gubat sa **Armagedon**. Ang tanang tribo sa yuta magbangotan tungod kay makakita sila **ang Kristo**, kinsa sila gidunggab, mao gayud ang ila **Mesiyas** ug makaamgo nga sila nalimbongan.<sup>835</sup>

- Ang katapusan sa Armagedon ([Eze 39:1-5](#))

[Eze 39:1](#) Busa ikaw, anak sa tawo, panagna batok kang Gog, ug umingon:

*Mao kini ang giingon ang Ginoo* (<sup>H136</sup>*'ădōnāy*) **DIOS** (<sup>H3069</sup>*y<sup>h</sup>ōvâ*),<sup>H3069</sup>

*Ania karon, ako batok kanimo, Oh Gog, ang labawng principe sa Mesech ug Tubal:*

[Eze 39:2](#) Ug pabalikon ko ikaw, ug dad-on ko ikaw, ug dad-on ko ikaw gikan sa amihanan nga kiliran,

*ug dad-on ka batok sa kabukiran sa Israel.*

[Eze 39:3](#) Ug bunalan ko ang imong pana gikan sa imong wala nga kamot, ug hulogon ko ang imong mga udyong gikan sa imong too nga kamot.

→ Ang pana maoy timaan sa usa ka pakigsaad (sa pagpakita sa pagkamatarung sa Dios) tali sa Dios ug sa yuta.

Ang mga pana nagtumong sa **ang Ginoo** (ingon usa ka magpapana) nga nagpana sa usa ka pana sa gubat alang sa mga nakaigo sa "marka" o sa

<sup>833</sup>Video 1. "Sa sinugdan." [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).

<sup>834</sup>Video 19. "Ang yuta ug ang yuta." [www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/).

<sup>835</sup>Tan-awa ang "[3] 70 ka semana ni Daniel."

balaan nga mga santos kinsa "giselyohan sa Balaang Espiritu."<sup>836</sup> Thus, ang Dios sa pagtigbas kang Gog ug pagpahulog sa iyang mga udyong  
out nagpasabot usab nga ang paghukom sa Dios mahulog sa Iyang mga kaaway, nga magpadayag sa Iyang pagkamatarung alang sa Iyang balaan nga mga santos.<sup>1</sup>

- **Ang GINOO mailhan**

[Eze 39:4](#)Ikaw mapukan sa ibabaw sa kabukiran sa Israel, ikaw, ug ang tanan mong mga panon, ug ang katawohan nga uban kanimo;

Ihatag ko ikaw sa mga langgam (mga langgam)<sup>H6833</sup> sa biktima<sup>H5861</sup> sa matag matang (pako),<sup>H3671</sup> ug sa kinabuhi<sup>H2416</sup> sa kapataaganalang sa ilang karne.<sup>H402</sup>

[Eze 39:5](#)Ikaw mapukan sa hawan nga uma: kay ako namulong niini, nag-ingon **ang Ginoo** ('ädönāy)<sup>H136</sup> **DIOS** (y<sup>a</sup>hōvâ).<sup>H3069</sup>

→ [Eze 39:1-5](#) naghubit kon sa unsang paagi si Gog (ang pangulo nga supak sa Diyos) mahimong karne sa langgam nga pak-an

ug ang kinabuhi sa uma, nga nagtumong sa gubat sa Armagedon sa [Pin 19:15-18](#).

[Eze 39:6](#) Ug padad-an ko ug kalayo **Magog**, ug taliwala kanila nga nagpuyo nga luwas<sup>H983</sup> sa mga isla: ug sila makaila nga ako mao **ang Ginoo** (Yahweh).<sup>H3068</sup>

[Eze 39:7](#) Busa ipaila ko ang akong balaan nga ngalan sa taliwala sa akong katawohan nga Israel; ug dili ko na itugot nga hugawan pa nila ang akong balaan nga ngalan. ug ang mga nasod<sup>H1471</sup> mahibalo nga ako mao **ang Ginoo** (Yahweh),<sup>H3068</sup> **ang Balaan** Sa usa ka sa Israel.

[Eze 39:8](#) Tan-awa, kini miabut na, ug kini nahimo, nag-ingon **ang Ginoo** ('ädönāy)<sup>H136</sup> **DIOS** (y<sup>a</sup>hōvâ);<sup>H3069</sup> kini mao ang adlaw diin ako misulti.

[Eze 38:21](#) Magtawag ako ug espada<sup>H2719</sup> batok kaniya (Gog) sa tibuok nakong kabukiran, "miingon **ang Ginoo** ('ädönāy)<sup>H136</sup> **DIOS** (y<sup>a</sup>hōvâ).<sup>H3069</sup>

Ang matag lalaki<sup>H376</sup> espada<sup>H2719</sup> makigbatok sa iyang igsoon.

[Eze 38:22](#) Uban ang kamatay ug uban ang dugo dad-on ko siya ngadto sa paghukom; ug paulanan ko siya ug sa iyang mga panon, ug sa daghang mga katawohan nga uban

kaniya,

usa ka nag-awas nga ulan, ug dagkong ulan-nga-yelo, kalayo, ug asupre.

[Eze 38:23](#) Sa ingon niini pagapadakuon ko ang akong kaugalingon ug pagabalaanon ko ang akong kaugalingon,

ug **Ako mailhan sa mga mata sa daghang mga nasod**.

Unya makaila sila nga mao ako **ang Ginoo** (Yahweh).<sup>H3068</sup>

- **Tsiya GINOO** (Yahweh)<sup>H3068</sup> mailhan sa mga mata sa daghang mga nasod:

→ Sa bag-ong testamento, **tsiya GINOO** niabot ingon **Jesukristo ang propeta** ug mibisita ug **gitubos** yang katawhan ingon **ang Ginoo** (kyrios)<sup>G2962</sup> **Dios**<sup>G2316</sup> sa Israel.<sup>837</sup>

- Isunog ang mga hinagiban sulod sa 7 ka tuig ([Eze 39:9-10](#))

[Eze 39:9](#) Ug sila nga nanagpuyo sa mga ciudad sa Israel manggula, ug ibutang (ibutang, sunogon)<sup>H1197</sup> sa kalayoug sunogon (pagsiga)<sup>H5400</sup> **ang mga hinagiban**,

ang mga taming ug ang mga kalasag, ang mga pana ug ang mga udyong, ug ang mga yayongan, ug

ang mga bangkaw,

---

<sup>836</sup> Usa ka pana: Usa ka timaan sa usa ka pakigsaad tali sa Dios ug sa yuta, ug ang Hebreohanong termino alang sa pana (Strong s H7198) nagpasabot sa pagpusil sa usa ka

pana sa gubat" ug sa ingon nagtumong sa "magpapamana" nga "naigo sa marka". "Ang pana" adunay simbolikong kahulogan sa "pagkamatarong sa Dios,"

ug ang "pag-igo sa marka" nagpasabot nga "pagsilyo (sa balaan nga mga santos) sa Espiritu." Video 21. "Pakigsaad, panggawas nga sirkunsisyon, sa sulod

[Paqtuli](#). [www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-covenant-outward-circumcision-inward-circumcision/](http://www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-covenant-outward-circumcision-inward-circumcision/).

<sup>837</sup> [Mar 12:29](#), [Luk 1:16](#), [Binuhatan 2:36](#), [Binuhatan 7:37](#), [Binuhatan 10:36](#), [Heb 8:10](#) o

Video 12. "Ang kaliwatan ni Jesukristo." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/).



ug sila masunog (ibutang, sunogon)<sup>H1197</sup> sila sa kalayo (singular nga porma sa kalayo) pito (7) mga tuig:  
Eze 39:10 aron dili sila mangayo ug kahoy<sup>H6086</sup> qawws sa uma, ni mamutol bisan unsa gikan sa kalasangan; kay sila masunog (ibutang, sunogon)<sup>H1197</sup> ang mga hinaqiban nga adunay kalayo (singular nga porma sa kalayo):<sup>H784</sup>

ug ilang tukbon kadtong nangawat kanila, ug tulison nila kadtong nangawat kanila, nag-ingon ang Ginoo ('ädönäy)<sup>H136</sup> DIOS (y<sup>a</sup>hōvâ).<sup>H3069</sup>

→ Ang mga pumoluyo sa mga siyudad sa Israel mao ang ibutang ang ilang mga hinagiban sa kalayo, ug ilang sunogon sila sa kalayo  
kay 7 ka tuig,<sup>838</sup> aron dili na sila manguha ug mga kahoy gikan sa kaumahan, o maputol kini sa kalasangan.

- Ilang tukbon kadtong nanulis kanila, ug tulison kadtong nangawat kanila, ingon nga ipadala ni Jehova ang usa ka sunog sa Magog (Eze 39:6).

- Si Gog (ang Anti-Kristo) ug ang iyang mga panon sa katawhan be gilubong sa walog sa Hamongog (Eze 39:11-16)  
Eze 39:11 Ug mahinabo niana nga adlaw, nga Ako mohatag ngadto Si Gog usa ka dapit didto sa mga lubnganan sa Israel,  
ang walog sa mga pasahero sa silangan sa dagat: ug kini makapugong sa mga ilong sa mga pasahero.

ug didto igalubong nila Si Gog ug ang tanan niya panon sa katawhan:  
ug sila motawag niini Ang walog sa Hamongog.<sup>H1996</sup>

Eze 39:12 Ug pito (7) ka bulan ang balay ni Israel ilubong mo sila,  
aron ilang mahinloan ang yuta.<sup>H776</sup>

Eze 39:13 Oo, ang tanang katawhan sa yuta<sup>H776</sup> ilubong sila; ug alang kanila kini mahimo nga usa ka kabantug sa adlaw

nga ako mahimong gipasidunggan,<sup>H3513</sup> nag-ingon ang Ginoo ('ädönäy)<sup>H136</sup> DIOS (y<sup>a</sup>hōvâ).<sup>H3069</sup>

Eze 39:14 Ug sila molain sa mga tawo nga sa kanunay moagi sa yuta<sup>H776</sup> ug ilubong kadtong mga lawas nagpabilin sa yuta, aron sa paghinlo niini: sa tapus ang pito (7) ka bulan sila mangita.

Eze 39:15 Sila moagi sa yuta,<sup>H776</sup> ug sa diha nga adunay makakita sa bukog sa usa ka tawo, unya magbutang siya ug usa ka timaan<sup>H6725</sup> pinaagi niini, hangtod nga nalubong kini sa mga tiglubong ang walog sa Hamongog.

Eze 39:16 Ug mao usab ang ngalan sa lungsod Hamona.<sup>839</sup> Sa ingon niini ilang hinloan ang yuta.<sup>H776</sup>

→ Sulod sa 7 ka bulan, ang balay ni Israel (tanang katawhan sa yuta) ilubong Si Gog (ang Anti-Kristo) sa mga lubnganan sa Israel uban sa iyang panon sa katawhan sa walog sa Hamongog.

Eze 39:17 Ug ikaw, anak sa tawo, mao kini ang giingon ang Ginoo ('ädönäy)<sup>H136</sup> DIOS (y<sup>a</sup>hōvâ);<sup>H3069</sup>  
Pakigsulti sa matag pako<sup>H3671</sup> lanqgam,<sup>H6833</sup> ug sa matag kinabuhì<sup>H2416</sup> sa kapataqan, Panagtigum kamo sa inyong kaugalingon, ug umari; panagtigum kamo sa inyong kaugalingon sa tanang kiliran ngadto sa akong halad nga akong ginahalad alang kaninyo, bisan usa ka dakung halad sa ibabaw sa kabukiran sa Israel, aron kamo makakaon ug unod, ug makainum ug dugo.

Eze 39:18 Kamo magakaon sa unod sa mga gamhanan, ug magainum sa dugo sa mga principe sa yuta, sa mga lakeng carnero, sa mga nating carnero, ug sa mga kanding, sa mga lakeng vaca, silang tanan mga pinatambok sa Basan.

Eze 39:19 Ug kamo magakaon sa tambok hangtud nga kamo mabusog, ug magainum sa dugo hangtud nga kamo mahubog,

<sup>838</sup>Tan-awa ang "[Figure 10-2] Duha ka Gog ug Magog nga mga gubat ug Armagedon."

<sup>839</sup>"Si Hamona (Kusog ni [H1997](#))" nagkahulogang "'kadaghanan," ang ngalan sa usa ka siyudad nga tukuron aron sa paghandom sa kapildihan ni Gog.

"H1997 - hämônâ - Strong's Hebrew Lexicon (kiv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access niadtong Abr 24, 2023.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/h1997/kiv/wlc/0-1/>.

sa akong sakripisyo nga akong gihalad alang kanimo.

[Eze 39:20](#) Sa ingon niana kamo pagabusgon diha sa akong lamesa uban sa mga kabayo ug mga carro, uban sa gamhanang mga tawo, ug uban sa tanang mga tawo <sup>H376</sup>sa gubat, miingon **ang**

**Ginoo** ('ădōnāy) <sup>H136</sup>**DIOS** (y<sup>h</sup>ōvâ). <sup>H3069</sup>

→ **Ang Ginoo** ('ădōnāy) <sup>H136</sup>**DIOS** (y<sup>h</sup>ōvâ) <sup>H3069</sup> nag-andamdako nga sakripisyongasa kabukiran sa Israel, ug magakaon kamo ug unod, ug magainum ug dugo.

- Ang tanan nga mga nasud makaila kang Jehova nga Dios sa tapus sa iyang paghukom

[Eze 39:21](#) Ug ibutang ko ang akong **himaya** <sup>H3519</sup> taliwala sa mga nasud, <sup>H1471</sup> ug ang tanang kanasoran <sup>H1471</sup> makakita sa akong hukom nga akong gipatuman, ug ang akong kamot nga gitapion ko kanila.

[Eze 39:22](#) Busa **ang balay ni Israel** mahibal-an kana

Ako mao **ang Ginoo** (Yahweh) <sup>H3068</sup> ilang **Dios** ('Elohim) <sup>H430</sup> gikan nianang adlaw ug sa unahan.

[Eze 39:23](#) Ug ang mga nasud <sup>H1471</sup> mahibal-an kana **ang balay ni Israel** nabihag tungod sa ilang kasal-anan: tungod kay sila nakalapas batok kanako, busa gitago ko ang akong nawong gikan kanila, ug gitugyan sila ngadto sa kamot sa ilang mga kaaway: busa nangapukan silang tanan pinaagi sa

espada. <sup>H2719</sup>

[Eze 39:24](#) Sumala sa ilang kahugawan ug sumala sa ilang mga paglapas gibuhat ko kanila, ug gitagoan ang akong nawong gikan kanila.

→ **Tiyang balay sa Israel** (ang tanan nawad-an sa himaya sa Dios ([Rom 3:23](#)), pinaagi kang kinsa si **Jesus gilansang sa krus**,

[Binuhatan 2:36](#)), makakita sa paghukom sa **ang GINOONG Dios** sa gubat sa Armagedon.

([Pin 19:17-18](#)) **Ang panihapon sa dakong Diyos**

[Pin 19:17](#) Ug nakita ko ang usa ka manolonda nga nagatindog sa adlaw;

ug siya misinggit sa usa ka makusog nga tingog, nga nagaingon sa tanang mga langgam nga nanaglupad sa taliwala sa langit,

**Umari kamo ug tiguma ang inyong mga kaugalingon ngadto sa panihapon sa halangdon nga Dios;**

[Pin 19:18](#) Aron makakaon kamo sa unod sa mga hari, ug sa unod sa mga capitan, ug sa unod sa gamhanang mga tawo, ug sa unod sa

mga kabayo, ug sa sila nga nagalingkod niini, ug ang unod sa tanang mga tawo, mga gawasnon ug mga ulipon, mga gagmay ug mga dagku.

☞ [Pin 19:17](#) Tunya nakita ko ang usa ka anghel nga nagbarog sa adlaw;

ug siya misinggit sa usa ka dakung tingog, nga nagaingon sa tanan **ang mga manok** <sup>G3732</sup> nga nagalupad sa taliwala sa langit,

“Umari kamo ug panagtigum alang sa **ang panihapon sa dakung Dios.**”

☞ [Pin 19:18](#) Taron kamo makakaon sa unod sa mga hari, sa unod sa mga capitan, sa unod sa kusgan, sa unod sa mga kabayo,

ug sa mga nanaglingkod niini, ug sa unod sa tanan, gawasnon ug ulipon, gagmay ug dagku.

- **Kinsa ang tanan **ang mga manok** nagalupad sa taliwala sa langit?**

**Ang gingharian sa langit** sama sa usa ka lugas sa mustasa nga gikuha sa usa ka tawo (ang anak sa tawo) ug gipugas sa mga hunahuna sa mga anak sa gingharian. Bisan tuod kini ang pinakagamay sa tanang liso, ang liso sa **Kristo** mitubo ngadto sa labing dako nga balili nga gipugas sa yuta ug nahimong usa ka kahoy nga naghatag og kinabuhi (o ang kahoy sa kinabuhi), aron ang kinabuhi sa kalag sa tawo (nga sa espirituhanon nga paagi gihulagway ingon nga ang langgam nga nagalupad sa taliwala sa langit, o ang hawan sa yuta) umari ug mopuyo sa iyang mga sanga ([Mat 13:32](#), [Juan 15:5](#)).<sup>840</sup>

<sup>840</sup>Video 28. “Ang bunga sa Espiritu.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/).

unya, **ang espiritu sa Ginoo** mopahulay diha kanila (ang mga langgam sa kawanangan) nga nagpuyo sa **Jesukristo**, ug pun-a sila sa espiritu sa kaalam ug pagsabot, tambag ug kusog, kahibalo ug kahadlok sa Ginoo ([Isa 11:2](#)).

→ Busa, ang mga kalag nga nagpuyo sa **Jesukristo** ug sa Iyang espiritu, ang nagalupad sa taliwala sa langit espirituhanon gihulagway nga mga langgam. Ang mga kalag niadtong nagpahulay sa taliwala sa langit magaut-ut sa unod sa tanang mga tawo nga pagatigumon aron sa pagpakiggubat batok sa dakung Dios ([Pin 19:19](#)).

[\(Pin 19:19\)](#) Ang mananap, ang mga hari sa yuta, ug ang ilang mga kasundalohan nakiggubat batok sa Diyos

[Pin 19:19](#) Ug nakita ko ang mananap, ug ang mga hari sa yuta (sa yuta)<sup>G1093</sup> ug ang ilang mga kasundalohan, nanagtigum aron sa pagpakiggubat batok kaniya nga nagakabayo, ug batok sa iyang kasundalohan.

☞ [Pin 19:19](#) AUg nakita ko ang mananap, ang mga hari sa yuta, ug ang ilang mga kasundalohan, nagtigum aron sa pagpakiggubat batok kaniya nga nagakabayo ug batok sa Iyang kasundalohan.

→ Ang mananap, ang mga hari sa yuta, ug ang ilang mga kasundalohan pagatigumon aron sa pagpakiggubat batok sa Dios.

[\(Pin 19:20\)](#) Ang unang mananap ug ang mini nga propeta gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo

[Pin 19:20](#) Ug nadakpan ang mananap nga mapintas, ug uban kaniya ang mini nga manalagna nga nagbuhat ug mga milagro (mga ilhanan)<sup>G4592</sup> atubangan niya, uban (sa)<sup>G1722</sup> nga iyang gilimbongan sila nga nakadawat sa marka sa mapintas nga mananap, ug sila nga nanagsimba sa iyang larawan. Silang duha gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga nagdilaab sa asupre.

☞ [Pin 19:20](#) Unya **ang (1st) mananap** (sa Babilonia) gikuha, ug uban niya **ang mini nga propeta** (sa ika-2 nga mananap) nga nagbuhat ug mga ilhanan sa iyang atubangan, diin iyang gilimbongan kadtong nakadawat '**ang marka sa mananap**' ug kadtong nagsimba sa iyaha **hulagway**. Tsilang duha gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga nagdilaab sa asupre.

- **Ang linaw nga kalayo**

→ Ang unang mananap, ug ang mini nga propeta sa ikaduhang mananap, gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo.

[\(Pin 19:21\)](#) Ang espada (ang rhema) ni Ginoong Jesu-Kristo mopatay sa mga salin

[Pin 19:21](#) Ug ang salin gipamatay (gipatay)<sup>G615</sup> pinaagi sa espada niadtong nagakabayo sa kabayo, nga espada<sup>G4501</sup> migula sa iyang baba: ug ang tanang mga langgam nangabusog sa ilang unod.

☞ [Pin 19:21](#) And ang mga salin gipatay uban sa **ang espada**<sup>G4501</sup> (nga **maoy nagdilaab nga espada sa ang rhema**)<sup>841</sup> nga migula gikan sa iyang baba (**ang Ginoong Jesu-Kristo**) nga naglingkod sa kabayo. Aug ang tanang mga langgam nabusog sa ilang unod.

→ Ang espada (ang rhema)<sup>842</sup> ni Ginoong Jesukristo mopatay sa salin.

---

<sup>841</sup>Refer sa [Pin 1:12-13](#).

<sup>842</sup>Video 20. "(Usa ka hait) Sakuban, Espada, ug Espada nga Duha ang sulab."  
[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

- † **Ang mga pulong sa bag-ong tugong** isulti sa atong **Ginoo** mao ang "rhema," nga adunay mga siga<sup>H3851</sup> sa kalayo<sup>H784</sup> ug ang espada<sup>H2719</sup> sa **ang Ginoo** sa tanang unod. Ug ang Ginoo mopatay niadtong kansang mga buhat ug mga hunahuna nabalaan ug naputli pinaagi sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan ([Isa 66:15-16](#)).

-**Ang GINOONG Dios** nagbuhat sa yuta ug sa langit sa sinugdang, apan **ang Ginoo** maghimo usab **ang bag-ong mga langit** ug **ang bag-ong yuta** alang sa mga anak sa Israel, aron ang ilang binhi ug ang ilang ngalan mobarog didto.

Ang tanang kanasuran ug mga pinulongan magadala sa mga igsoon alang sa usa ka halad ngadto **ang Ginoo** gikan sa tanang kanasuran sa ang balaan nga bukid ni Jehova, ang Jerusalem.

- **Ang mga dili matarong silotan**

[2Te 2:10](#) Ug uban sa tanang limbong sa pagkadili-matarung kanila nga nagakawala;

tungod kay wala sila makadawat sa gugma sa kamatuoran, aron sila maluwas.

[2Te 2:11](#) Ug alang niini nga hinungdan **Dios** magapadala kanila ug kusog nga limbong, nga sila motoo sa bakak:

[2Te 2:12](#) Aron silang tanan pagahukman sa silot nga wala motoo sa kamatuoran, kondili nahimuot sa pagkadili-matarung.

→Kadtong nagasimba sa larawan sa mapintas nga mananap pinaagi sa pagkuha sa marka sa mapintas nga mananap mamatay uban sa tanan

pagkalimbongan sa pagkadili-matarung diha kanila. Maluwas unta sila kon nadawat nila ang gugma sa kamatuoran, apan mituo sila sa bakakon nga walay kamatuoran diha kaniya ([1Ju 2:4](#)), ug sa ingon sila

gipanghimaraut.

- **Gipili ka sa Dios alang sa kaluwasan sukad pa sa sinugdang**

[2Te 2:13](#) Apan kinahanglan nga magpasalamat kita kanunay **Dios** alang kaninyo, mga igsoon nga hinigugma **ang Ginoo**, kay

**Dios** gikan sa sinugdang nagpili kaninyo ngadto sa kaluwasan

pinaagi sa **pagbalaan sa Espiritu** ug **pagtuo sa kamatuoran**:

[2Te 2:14](#) Nga niini siya nagtawag kaninyo pinaagi sa among Maayong Balita, aron sa pag-angkon sa among himaya **Ginoong Jesukristo**.

[2Te 2:15](#) Busa, mga igsoon, magmalig-on kamo, ug huptan ninyo ang mga tradisyon nga gitudlo kaninyo.

pinaagi sa pulong (**mga logo**),<sup>G3056</sup> o atong **epistola**.<sup>G1992</sup>

[2Te 2:16](#) Karon ang atong **Ginoong Jesukristo** iyang kaugalingon, ug **Dios**, bisan ang atong **Amahan**, nga nahigugma kanato,

ug naghatag kanato ug walay kataposang kalipay ug maayong paglaom pinaagi sa grasya,

[2Te 2:17](#) Lipaya ang inyong mga kasingkasing, ug lig-onon kamo sa matag maayong pulong (**mga logo**)<sup>G3056</sup> ug **trabaho**.

→Wala ka mosimba sa larawan sa mapintas nga mananap ug wala nimo kuhaa ang marka sa mananap tungod kay **Dios** adunay

**nagpili kanimo ngadto sa kaluwasan sukad pa sa sinugdang** pinaagi sa pagbalaan sa Espiritu ug pagtuo sa kamatuoran,

nagpasabot nga gihigugma ka **ang Ginoo**. Busa, kita pagabalaanon ug hinloan sa

**paghugas sa tubig** (**mga logo**) sa **ang rhema**, aron ang mga suba sa buhing tubig moagos sa atong tiyan ([Si Jhn 7:38](#)).

Pinaagi sa **ni Jesus** pagkamasinugtanon, **Amahan ni Abba** gihimo ang tanang butang nga posible ([Mar 14:36](#)) ug naghimo ug paagi sa

“**Kinabuhing Dayon** para kanato ([1Ju 2:25](#)).

Busa, pagdugang **ang mga logo** sa **Dios** sakanimo sa pagkonsagrar sa yuta nga imong gigikanan, ug sa kahangturan sa paghimo

**Ginoo**, mao ang ang inyong unod nga magpabilin sa balaan nga yuta aron kamo magmabungahon diha **ang rhemasaang** Unsa **Hesus** gitawag nga "**mas dagkong mga buhat kay niini ikaw buhata** ([Juan 14:12](#))".<sup>843</sup> Niining paagiha, nahimo kang bag-ong binuhat sa dagway ug dagway sa **ang GINOONG Dios**, nga gilalang sa Diyos sa sinugdanan."

**Ipalubong sa mga patay ang ilang mga patay**<sup>844</sup>

→ Sa dihang si Jesus miingon, "Sumunod ka kanako," nagpasabot kini nga iwali nila ang gingharian sa Diyos, ug dili na makabalik

sa ilang yuta sa pagsunod sa ilang tradisyonal nga balaod, pananglitan, paglubong sa ilang mga amahan ([Si Luk9:59-60](#)).

→ Kung **Jesukristo** anaa kanimo, ang tradisyonal nga balaod wala na maghigot kanimo tungod kay gawasnon ka diha kang Kristo

pinaagi sa pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma ([Gal 5:6](#) *Para sa **Jesukristo** ni ang pagpatuli walay kapuslanan,*

*ni walay sirkunsisyon; kondili ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma.)*

- **Ang Ginoo** magatukod sa inyong mga kasingkasing nga dili mabasol sa pagkabalaan kaniadto **Dios**, bisan ang atong **Amahan**, sa pag-abot sa atong **Ginoong Jesukristo** uban sa tanan niyang balaan nga mga santos ([1Te 3:13](#), [Jde 1:14](#)).

[1Te 3:13](#) Aron mapalig-on niya ang inyong mga kasingkasing nga dili mabasol diha sa pagkabalaan sa atubangan sa Dios, nga atong Amahan,

*sa **ang pag-abot** sa atong **Ginoong Jesukristo** uban sa tanan niyang mga santos.*

[Jde 1:14](#) Ug si Enoch usab, ang ikapito gikan kang Adan, nanagna niini, nga nag-ingon, tan-awa, **ang Ginoo moabut** uban sa iyang napulo ka libo **mga santos**,

- **Ang adlaw ni Kristo** moabut human sa atong **Ginoong Jesukristo** moabut uban sa Iyang balaan nga mga santos ug gibuntog si Gog ug ang Magog II pagkahuman sa 1,000 ka tuig ([Pin 20:7-10](#)).

<sup>843</sup>Video 13. "Ang pulong (logos & rhēma)." [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

<sup>844</sup>Video 36. "[36] Ang mga samingay Ang gingharian sa Langit ug ang gingharian sa Dios."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-the-parables-the-kingdom-of-heaven-the-kingdom-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-the-parables-the-kingdom-of-heaven-the-kingdom-of-god/).

## Kapitulo 20

([Pin 20:1](#)) Ang yawe sa walay kinutuban nga gahong & Usa ka dakong kadena

[Pin 20:1](#) Ug nakita ko ang usa ka manolonda nga nanaog gikan sa langit, nga may yawi sa kahiladman nga walay kinutuban ug usa ka dakung talikala sa iyang kamot.

☞ [Pin 20:1](#) Ug nakita ko ang usa ka anghel nga nanaog gikan sa langit, nga may yawi sa kahiladman nga walay kinutuban ug usa ka dakung kadena sa iyang kamot.

• **Ang yawe sa walay kinutuban nga gahong ug usa ka dako nga kadena**

→ Aron ihulog ang dragon ngadto sa kahiladman nga bung-aw sulod sa 1,000 ka tuig ([Pin 20:2-3](#)).

([Pin 20:2-3](#)) Ang dragon (daan nga halas, ang Yawa, Satanas): Gitimbrehan ngadto sa kahiladman nga gahong sulod sa 1,000 ka tuig

[Pin 20:2](#) Ug iyang gikuptan ang dragon, ang karaang bitin, nga mao ang Yawa ug Satanas, ug gigapos siya **usa ka libo ka tuig**,

[Pin 20:3](#) Ug ihulog siya sa kahiladman nga dili matugkad, ug gitakpan siya, ug giselyohan <sup>G4972</sup> sa ibabaw niya, nga iyang limbongan ang mga nasud <sup>G1484</sup> dili na, hangtud nga matuman ang usa ka libo ka tuig: ug sa tapus niana kinahanglan nga buhian siya sa mubo nga panahon (panahon). <sup>G5550</sup>

☞ [Pin 20:2](#) Aug iyang gikuptan ang dragon, ang karaang bitin, nga mao ang Yawa ug Satanas, ug gigapos siya alang sa **usa ka 1,000 ka tuig**.

☞ [Pin 20:3](#) Aug iyang gitambog siya ngadto sa kahiladman nga bung-aw, ug gitakpan siya, ug gipalingkod **usa ka selyo sa kaniya**,

aron dili na niya malimbongan ang kanasoran hangtod nga matapos ang 1,000 ka tuig.

But sa tapus niining mga butanga kinahanglan nga buhian siya sa hamubo nga panahon.

→ Ang dragon mao ang dakong dragon, tigulang nga bitin, ang Yawa, ug si Satanas nga gitambog gikan sa langit ngadto ang yuta ([Pin 12:9](#)).<sup>845</sup>

-**Ang gidugayon sa kinabuhi sa mga pamilya sa yuta sulod sa 1,000 ka tuig**

- Ang demonyong adunay gahum sa kamatayon ([Heb 2:14](#)) pagatak-umon sa walay kataposang gahong sulod sa 1,000 ka tuig. Sa laing pagkasulti, ang yawa walay gahum sa kamatayon alang sa mga nasud (o sa mga pamilya sa yuta ([Zac 14:17](#)) sulod sa 1,000 ka tuig, ug ingong resulta, ang ilang gidahom nga kinabuhikabut-onipalugway sama sa mga adlaw ni Noe, nga nabuhi sulod sa 950 ka tuig ([Gen 9:29](#)).

-**Tnagsugod siya sa 1,000 ka tuig ([Ang Tanaman sa Eden](#))**

([Eze 36:33-36](#)) qihubad pag-usab

[Eze 36:33](#) Mao kini ang giingon **ang Gino** (<sup>H136</sup> 'ădōnāy) **DIOS** (<sup>H3069</sup> y<sup>a</sup>hōvâ);

**Sa adlaw nga gihinloan ko na kamo gikan sa tanan ninyong mga kasal-anan**

Papuy-on ko usab kamo sa mga ciudad, ug ang mga biniyaan pagatukoron.

[Eze 36:34](#) Ug ang yuta nga biniyaan <sup>H776</sup> pagatikaron, samtang kini nahimong biniyaan sa atubangan sa tanan nga nangagi.

[Eze 36:35](#) Ug sila moingon: Kini nga yuta <sup>H776</sup> kadto nga biniyaan nahimong sama **ang tanaman sa Eden**; ug ang awa-aw ug biniyaan ug guba nga mga ciudad nahimo nga kinutaan, ug gipuy-an.

[Eze 36:36](#) Unya ang Gentil nga nasud <sup>H1471</sup> nga nahibilin sa imong palibot mahibal-an kana **Ako ang GINO** tukora ang guba nga mga dapit, ug itanom kanang biniyaan: **Ako ang Gino** namulong niini, ug buhaton ko kini.

<sup>845</sup>Tan-awa ang "[Figure 13-4] Ang dakong siyudad sa Babilonya."

[Eze 36:37](#) Mao kini ang giingon **ang Ginoo** ('ădōnāy)<sup>H136</sup> **DIOS** (y<sup>ə</sup>hōvâ)<sup>H3069</sup>,  
Ako pagapangutanaon pa tungod niini sa balay sa Israel, sa pagbuhat niini alang kanila;  
magpadaghan ko<sup>H7235</sup> sila uban sa mga lalaki<sup>H120</sup> sama sa usa ka panon.  
[Eze 36:38](#) Ingon **ang balaan nga panon**, ingon sa panon sa Jerusalem sa iyang solemne nga mga fiesta;  
busa ang mga biniyaan nga mga ciudad mapuno sa mga panon sa mga tawo: ug sila makaila nga  
ako mao **ang Ginoo**.

→ Sa adlaw nga sila mahinloan gikan sa tanan nilang kasal-anan, ang mga ciudad nga biniyaan, biniyaan, guba  
mahimong kinutaan ug puy-an, ug ang yuta nga biniyaan mahimong sama **ang tanaman sa Eden**.  
**Ang Ginoo** ('ădōnāy)<sup>H136</sup> **DIOS** (y<sup>ə</sup>hōvâ)<sup>H3069</sup> modaghan ang mga tawo sama sa usa ka panon,  
ingon **ang balaan nga panon** sa  
Jerusalem sa iyang solemne nga mga fiesta, aron sila makaila nga Siya mao **ang Ginoo**.

- **Ang tibuok balay sa Israel (Gitigum ngadto sa langitnong Jerusalem)**  
[Eze 39:25](#) Busa mao kini ang giingon **ang Ginoo** ('ădōnāy)<sup>H136</sup> **DIOS** (y<sup>ə</sup>hōvâ)<sup>H3069</sup>,  
Karon dad-on ko pag-usab **ang pagkabihag ni Jacob**, ug kaloy-i ang tanan **balay sa Israel**,  
ug mangabugho tungod sa akong balaan nga ngalan;  
[Eze 39:26](#) Human niana sila nagpas-an sa ilang kaulaw,  
ug ang tanan nilang mga kalapasan diin sila nakalapas batok kanako,  
sa diha nga sila nagpuyo nga luwas sa ilang yuta,<sup>H127</sup> ug walay nagpahadlok kanila.  
[Eze 39:27](#) Sa dihang gidala ko na sila pag-usab gikan sa katawhan,  
ug gitigom sila gikan sa yuta sa ilang mga kaaway,<sup>H776</sup>  
ug ako gibalaan diha kanila sa atubangan sa daghan nga mga nasud,<sup>H1471</sup>  
[Eze 39:28](#) Unya sila makaila nga ako mao **GINOO** (Yahweh)<sup>H3068</sup>; ilang **Dios** ('Elohim),<sup>H430</sup>  
nga maoy hinungdan nga sila madala ngadto sa pagkabinihag taliwala sa mga Gentil nga mga  
nasud:  
apan **Gitigom ko sila ngadto sa ilang kaugalingong yuta**,<sup>H127</sup> ug wala nay nahabilin kanila didto.  
[Eze 39:29](#) Ni tagoon ko pag-usab ang akong nawong gikan kanila:  
kay gibubo ko ang Akong Espiritu sa ibabaw **ang balay ni Israel**,  
nag-ingon **ang Ginoo** ('ădōnāy)<sup>H136</sup> **DIOS** (y<sup>ə</sup>hōvâ)<sup>H3069</sup>.  
→ **Ang Ginoo** ('ădōnāy)<sup>H136</sup> **DIOS** (y<sup>ə</sup>hōvâ)<sup>H3069</sup> dad-on pag-usab ang pagkabinihag ni Jacob (kadtong buot  
gikan sa ikaduhang katunga sa ika-70 nga semana ni Daniel, o ang Dakong Kasakitan, [Jer 30:7](#)) gikan  
sa ilang  
yuta sa mga kaaway, ug tigumon sila ngadto sa ilang kaugalingong yuta (ang tanaman sa Eden, [Pin](#)  
[19:15-18](#)), nga  
mao ang paraiso sa Dios, tsiyayutasa yuta sa langitnong Jerusalem ([Pin 22:14](#)).

- **Paraiso sa Diyos**

[Isa 65:18](#) Apan managkalipay kamo ug managmaya sa walay katapusan tungod sa akong gibuhay:  
kay, tan-awa, Ako nagbuhat **Jerusalem** a pagmaya, ug ang iyang katawhan usa ka kalipay.  
[Isa 65:19](#) Ug ako magmaya diha **Jerusalem**, ug kalipay sa akong katawhan:  
ug ang tingog sa paghilak dili na madungog diha kaniya, ni ang tingog sa paghilak.  
[Isa 65:20](#) Wala na unyay masuso sa daghang mga adlaw,  
ni usa ka tigulang nga lalaki (usa ka tigulang)<sup>H2205</sup> nga wala makapuno sa iyang mga adlaw:  
alang sa bata (usa ka bata)<sup>H5288</sup> **mamatay sa usa ka gatos ka tuig ang panuigon**;  
apan ang makasasala nga usa ka gatus ka tuig ang kagulangon pagatunglohon.  
[Isa 65:21](#) Ug sila magatukod ug mga balay, ug magapuyo niini; ug sila magatanum ug kaparrasan,  
ug kaon sa bunga niini.  
[Isa 65:22](#) Sila dili magatukod, ug lain ang magapuyo; dili sila magtanom, ug lain ang mokaon.  
kay ingon sa mga adlaw sa usa ka kahoy mao man ang mga adlaw sa akong katawhan,  
ug ang akong mga pinili dugay nga makatagamtam sa buhat sa ilang mga kamot.  
[Isa 65:23](#) Sila dili maghago nga kawang, ni manganak alang sa kasamok;  
kay sila mao **ang liso**<sup>H2233</sup> sa qipanalanginan sa **ang Ginoo**, ug ang ilang mga kaliwat uban kanila.  
[Isa 65:24](#) Ug mahinabo, nga sa dili pa sila motawag, ako motubag na;



ug samtang nagsulti pa sila, mamati ako.

[Isa 65:25](#) Ang lobo<sup>H2061</sup> ug **ang karnero** (alang sa halad nga sinunog)<sup>H2924</sup> mao **pagpakaon** kauban, ug ang leon mokaon ug dagami sama sa lakeng vaca: ug ang abug mao ang kalan-on sa bitin. Dili sila maqdaot ni molaqlaq sa tibuok nakong bukid nga balaan, naq-ingon **ang Ginoo**.<sup>H3068</sup>

→ Ang pagmaya sa katawhan sa Diyos sa Jerusalem, ingon sa gihulagway sa [Isa 65:18-25](#) mahitabo sa **sa**

## Dios

**paraiso** sa panahon sa ni Kristo 1,000 nga paghari.<sup>846</sup>

➤ **Sa Langit:** Ang maalamon ug buangbuang nga mga ulay<sup>847</sup> mabuhi ug maghari uban **Kristo kay usa ka 1,000 ka tuig**.<sup>848</sup>

(1) **Ang maalamon nga mga birhen** (nga naglingkod sa mga trono): Ang mga asawa sa Kordero mao kadtong gihukman sa silot gihatag ([Pin 20:4](#)).

(2) **Ang buang nga mga birhen** (ang mga mananaugunhangtod sa katapusan, [Pin 2:26](#)): Ang Dakong Kasakitan mga santos kinsa gipunggotan sa ulo tungod sa pagdumili sa pagdawat sa marka sa mananap.

→ Hatagan sila ug awtoridad ibabaw sa kanasoran ug pakan-on sila sa baras nga puthaw ([Pin 2:26-27](#)).

➤ **Ang yuta sa Yuta:** Ang mga banay sa yuta ibilin sa yuta alang sa **usa ka 1,000 ka tuig**.

- Walay paghilak o paghilak,
- Wala nay masuso nga mabuhi sa pipila lang ka adlaw, o **anetigulang** mamatay sa wala pa sila mabuhi sa usa ka hingpit nga kinabuhi,
- **Usa ka batang lalaki** (usa ka anak nga lalaki nga natawo sa **usa ka ulipon nga babaye**)<sup>849</sup> mamatay nga usa ka gatos ka tuig ang kagulangon, apan ang makasasala nga mamatay nga usa ka gatos ka tuig matinunglo.
- Anaa kanila ang binhi (ang rhema) sa mga gipanalanginan ni Jehova, ug ang ilang mga kaliwat uban kanila,
- **Ang loboug ang nating karnero** kay ang halad-nga-sinunog manibsib sa tingub,
- Ang leon mokaon ug dagami sama sa torong baka,
- Ang abug mao ang kalan-on sa bitin (dili sila makadaut o magalaglag sa tibook nga bukid nga balaan ni Jehova).

→ **Ang kahoy sa kinabuhi** anaa sa taliwala sa Tanaman sa Eden ([Gen 2:9-15](#)), nga anaa sa **Paraiso sa**

**Diyos**.<sup>850</sup>

ang lobo mahimong

- Apan tungod kay ang Tanaman sa Eden aduna man **ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan**,

pakan-on uban sa **ang karnero sa Paraiso sa Diyos** ([Isa 65:25](#)).

[Gen 2:9](#) Ug gikan sa yuta gihimo **ang GINOONG Dios** sa pagpatubo sa mataq kahoy nga makapahimuot sa panan-aw, ug maayo alang sa pagkaon; **ang kahoy sa kinabuhi** sa taliwala usab sa tanaman, ug **ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan**.

→ Kay ang bunga sa matarong (**ang prutas sa Jesukristo**, [1Ju 2:1](#)) mao ang **usa ka kahoy sa kinabuhi** ([Pro 11:30](#)),

<sup>846</sup>Tan-awa ang “[3] 70 ka semana ni Daniel.”

<sup>847</sup>Refer sa [Pin 2:26](#).

<sup>848</sup>Nakuha gikan sa [Pin 20:4](#).

<sup>849</sup>Tan-awa ang “([Pin 10:8-11](#)) *Ang gamay nga libro (Dawata ug lamyon aron manaqna pag-usab)*.”

<sup>850</sup>Tan-awa ang “[3] 70 ka semana ni Daniel.”

ang maalamon mopili sa pagkaon ang kahoy sa kinabuhi, ug makadaog og mga kalag (1Ti 1:17), ug mabuhi hangtod sa hangtod (Gen 2:9).

Gen 3:22 Ug miingon si Jehova nga Dios: Ania karon, ang tawo nahimo nga ingon sa usa kanato,  
sa pagkahibalo sa maayo ug sa dautan: ug karon, tingali unya igabutang niya ang iyang kamot,  
ug kuhaa usab sa ang kahoy sa kinabuhi, ug kaon, ug mabuhi hangtod sa kahangtoran:

Pro 11:30 Ang bunga sa matarung mao usa ka kahoy sa kinabuhi; ug siya nga nagadaug ug mga kalag manggialamon.

(Pin 20:4) Ang 144,000 ug ang Dakong Kasakitan nga mga santos nga maghari uban ni Kristo sulod sa 1,000 ka tuig

Pin 20:4 Ug nakita ko ang mga trono, ug sila nanaglingkod niini, ug ang paghukom gihatag kanila. ug nakita ko ang mga kalag niadtong gipunggotan sa ulo tungod sa pagpamatuod ni Jesus, ug alang sa pulong (ang mga logo) <sup>G3056</sup>sa Ginoo, ug unsa wala mosimba sa mananap, ni sa iyang larawan, ni nakadawat sa iyang marka sa (sa) <sup>G1909</sup>ilang mga agtang, o sa (sa) <sup>G1909</sup>ilang mga kamot; ug sila nangabuhi ug naghari uban kang Kristo sa usa ka libo ka tuig.

☞ Pin 20:4 Ug ako (Juan) nakakita ug mga trono, ug sila nanaglingkod niini, ug ang paghukom gitugyan kanila. Unya nakita ko ang mga kalag niadtong gipunggotan sa ulo tungod sa ilang saksisa Hesus ug alang sa ang mga logosa Dios, ug kinsa wala mosimba sa mananap o sa iyang larawan, ug wala makadawat sa iyang marka sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Ug sila nangabuhi ug naghari uban Kristo kay usa ka 1,000 ka tuig.

<Ang adlaw ni Kristo>

- Usa ka adlaw nailhan sa ang Ginoo, adunay kahayag sa gabii  
Zac 14:6 Ug mahinabo niadtong adlaw, nga walay kahayag; ang mga suga mokunhod.  
Zac 14:7 Apan kini mahitabo usa ka adlaw nga mahibaloan sa ang Ginoo (Yahweh), <sup>H3068</sup>dili adlaw, ni gabii: apan mahitabo nga sa panahon sa kagabhion mahitabo kini kahayag. <sup>H216</sup>  
Zac 14:8 Ug mahitabo niadtong adlaw, nga tubig sa kinabuhimogula qikan sa Jerusalem; katunga kanila paingon sa sidlakang dagat, ug ang katunga kanila paingon sa kasadpang dagat: sa ting-init ug sa tingtuq naw mahitabo kini.
- Adunay mahitabo kahayag sa Dios sa gabii pagkahuman sa Ginoo nga si Jesu Kristo pag-abot, nga mao ang ikaupat nga pagbantay, diin ang Ginoo (Kristo) kabubut-on makita (makita) <sup>G3700G1537</sup>ingon aespiritu sa gabii <sup>G3571</sup>(Mar 6:48).
- Ang mga tubig sa kinabuhi, nga migula sa Jerusalem, nagputli sa yuta.
- Ang ika-upat nga relo kay para sa "ang ubang mga birhen" kinsa naa sa yuta sa panahon ang 1,000 ka tuig. Sila moabot sa kinabuhi pagkahuman sa 1,000 ka tuig, ug sa ingon bulahan nga adunay bahin ang una pagkabanhaw.
- Tiyang "usa ka adlaw" nahibal-an sa Yahweh mao ang adlaw nga "Kristo" makita "sa ika-2 nga higayon walay salangadto sa kaluwasan".

Heb 9:28 Busa Kristo kausa qihalad aron sa paqpas-an sa mga sala sa daqhan; ug ngadto kanila

nga

pangitaa siya magpakita ba siya sa ikaduha (ika-2) panahon walay salangadto sa kaluwasan.

- Ang ani sa maalamon nga mga birhen ug ang mga buangbuang nga mga birhen
  - (1) (Ang maalamon nga mga birhen) milingkod sa mga trono:
    - Ang mga asawa sa Cordero mao kadtong gihatagan sa paghukom.
    - Ang 144,000himoong haligi sa templo sa Diyos (sa Balaan nga Jerusalem, ang Balaan sa Labing Balaan), ug dili na sila mogula.<sup>851</sup>
    - Pakan-on nila ang tanan nga mga Gentil nga nasud usa ka gunitanan nga puthaw.<sup>852</sup>
  - (2) (Ang buang nga mga birhen) ang gipamatay nga mga kalag:
    - Ang Balaan nga mga santos nga gipunggotan sa ulo tungod sa wala makadawat sa marka sa mananap.
- Ang mga mananaug sa 7 ka simbahan(ang 144,000 ug ang Balaang mga santos)mabuhi ug maghari uban Kristokay usa ka 1,000 ka tuig.<sup>853</sup>

-Ang mga mananaug aron mabuhi ug maghari uban ni Kristo sulod sa 1,000 ka tuig<sup>854</sup>

Zac 14:9Ug ang Ginoomahimong hari sa tibuok yuta:niadtong adlaw adunay usa GINOO, ug ang Iyang ngalan usa.

→Ang GINOO (Yahweh) mahimong Hari sa tibuok yuta, ug adunay usa GINOO, ug ang Iyang ngalan usa.

→ Usa ka GINOO<sup>855</sup>nagpasabot nga Diosmao ang Amahan sa Kristo, ug sa Ang unang mga bunga ni Kristo.<sup>856</sup>

2Co 6:18Ug mahimong usa ka Amahan<sup>G3962</sup>kaninyo, ug kamo mahimo nga akong mga anak<sup>G5207</sup>ug mga anak nga babaye,<sup>G2364</sup>

nag-ingon ang Ginoo<sup>G2962</sup> Labing Gamhanan(pantokratōr).<sup>G3841</sup>

→ Apilsa Kristo, ug motubo sa ang Ginoo, aron sa Usa ka Ginoo,<sup>857</sup>Iyang amahan (Dios) mahimong imong Amahan.

→ Ang Ginoo (kyrios)Labing Gamhanan(o ang Ginoo ug Manluluwas Diosnag-ingon,

“Ako mahimong imo Amahan, ug ikaw mamaako mga anak nga lalakiug mga anak nga

babaye.”

- Ang mga anak sa Dios

Fl 1:9Ug kini ginaampo ko, nga ang inyong gugma modagaya sa labi pa gayud sa kaalam ug sa tanang paghukom;

Fl 1:10 Aron kamo makauyon sa mga butang nga labing maayo; aron kamo magmaminatud-on ug walay kasaypanan

hangtod ang adlaw ni Kristo;

Fl 1:11Nga napuno sa mga bunga sa pagkamatarung, nga pinaagi sa Jesukristo, ngadto sa himaya ug pagdayeg sa Dios.

Fl 2:14Buhata ang tanang mga butang sa walay pagbagulbol ug mga panaglalis:

Fl 2:15Nga kamomahimong walay ikasaway ug dili makadaot, ang mga anak sa Dios, sa walay pagbadlong, sa taliwala sa usa ka nasud nga hiwi ug masukihon, nga sa taliwala nila kamo nagsidlak ingon sa mga kahayag<sup>G5458</sup>sa kalibutan;

Fl 2:16Paghupot sa pulong (ang mga logo)<sup>G3056</sup>sa kinabuhi; aron ako malipay ang adlaw ni Kristo, nga ako wala modagan nga kawang, ni maghago nga kawang.

→Hupti ang imong kaugalingon nga puno sa mga bunga sa pagkamatarong, walay ikasaway sa walay pagbadlong, apan mosidlak diha sa

<sup>851</sup>Tan-awa ang "Pin 3:12.”

<sup>852</sup>Tan-awa ang "(Pin 12:4-5) Usa ka babaye (langitnong Jerusalem) nanganak ug lalaki nga lalaki (Ang 144,000).”

<sup>853</sup>Tan-awa ang "(Pin 5:7-14) Ang balaan nga mga santos qihimo nga mga hari ug mga pari ngadto sa Dios.”

<sup>854</sup>Tan-awa ang “[3] 70 ka semana ni Daniel,” ug Zac 14:9-19.


<sup>855</sup>Video 46. “Ang Pagkabanhaw sa Kinabuhi.” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/.

<sup>856</sup>Tan-awa ang "(Pin 19:12-14) Ang Logos sa Dios”para sa dugang detalye.

<sup>857</sup>Refer sa Pin 19:11-14.

kalibutanuban sa **Mga suga sa Dios** nga anaa kanimo, ug kupti **ang mga logo sa kinabuhi**, aron kamo magmaya sa **ang adlaw ni Kristo** pagka **ang mga anak sa Dios**,<sup>858</sup> sa pagkahibalo nga kamo wala modagan sa kawang, ni naghago sa kawang ([Fl 2:16](#)).

\* Nakuha gikan sa "[3] 70 ka semana ni Daniel."



• **Ang Jerusalem pagapuy-an nga luwas**

[Zac 14:10](#) Ang tibuok yuta mahimong patag gikan sa Geba hangtod sa Rimmon sa habagatan sa **Jerusalem**: ug kini pagabayawon, ug pagapuy-an sa iyang dapit, gikan sa ganghaan ni Benjamin ngadto sa dapit sa nahaunang ganghaan.

ngadto sa eskina nga ganghaan, ug gikan sa torre ni Hananeel ngadto sa **mga pug-anan sa bino sa hari**.

[Zac 14:11](#) Ang katawohan magapuyo niini, ug wala nay bug-os nga kalaglagan; apan **Jerusalem** mapuy-an nga luwas.

[Zac 14:12](#) Ug kini mao ang hampak nga tungod niini **ang Ginooh** hampakon ang tanang katawhan nga nakig-away batok

**Jerusalem**; Ang ilang unod mangaut-ut samtang sila nagatindog sa ilang mga tiil, ug ang ilang mga mata mangaut-ut sulod sa ilang mga lungaaq, ug ang ilang mga dila mangaut-ut diha sa ilang mga baba.

[Zac 14:13](#) Ug mahitabo niadtong adlaw, nga ang usa ka dakung kalaglagan gikan sa **ang Ginoomaanaa** kanila;

ug sila mokupot ang matag usa sa kamot sa iyang isigkatawo, ug ang iyang kamot mopataas batok sa kamot sa iyang isigkatawo.

[Zac 14:14](#) Ug ang Juda usab makig-away didto sa **Jerusalem**; ug ang bahandi sa tanang mga pagano nga naglibut

pagatigumon pagtingub, bulawan, ug salapi, ug mga bisti, sa hilabihan nga kadagaya.

[Zac 14:15](#) Ug mao usab ang hampak sa kabayo, sa mula, sa camello, ug sa asno, ug sa tanan nga mga mananap nga maanaa niining mga balong-balong, ingon niini nga hampak.

[Zac 14:16](#) Ug mahitabo nga ang matag usa nga mahabilin sa tanang mga nasud nga mianhi batok sa **Jerusalem** motungas bisan pa tuigtuig sa pagsimba **Ang hari, ang Ginoos sa mga panon**, ug sa pagbantay **ang fiesta sa mga tabernakulo**.

→ **Si Jehova sa mga panon: ðlôhîm** sa tibuok yutao **ang Ginoong Dios** sa Israel, nga mao ang Usa **Ginoos**.<sup>859</sup>

• **Ang mga pamilya sa yuta**

[Zac 14:17](#) Ug mahitabo nga bisan kinsa sa mga banay sa yuta ang dili makatungas **Jerusalem** sa pagsimba sa Hari, **ang Ginoos sa mga panon**, bisan sa ibabaw nila walay ulan.

[Zac 14:18](#) Ug kong ang banay sa Egipto dili motungas, ug dili moanhi, kana walay ulan; mahitabo ang hampak, diin **ang Ginooh** hampakon ang mga Gentil nga dili motungas

<sup>858</sup>Tan-awa ang "([Pin 21:7](#)) **Ang mga mananauq (Ang mga anak sa Dios)**" alang sa dugang mga detalye.

<sup>859</sup>Refer sa [Pin 4:8](#).

saipadayonang fiesta sa mga tabernakulo.

→Ang mga pamilya sa yuta mao kadtong mosulod sa 1,000 ka tuig. Busa kadtong dili mosunod sama sa “mga banay sa yuta” mao ang Hentil nga mga nasod.

• Bantayi ang fiesta sa mga tabernakulo

Zac 14:19Kini mao ang silot sa Egipto, ug ang silot sa tanan nga mga nasod nga Gentil nga dili moabut aron sa pagbantayang fiesta sa mga tabernakulo.

Zac 14:20Nianang adlaw aana sa mga kampanya sa mga kabayo,PAGKABALAAN NGADTO SAGINOO; ug ang mga kaldero sa sulodsa Ginoobalaymahisama sa mga panaksan sa atubangan sa halaran.

Zac 14:21Oo, matagkaangsa Jerusalemug saJudamahimongpagkabalaanngadto saang Ginoosa mga panon. Ang matag-usa nga maghalad moadto ug mokuha niini ug magluto niini. Nianang adlaw wala nay Canaanhon sa sulodang balay ni Jehova sa mga panon.

→Adunay silot sa Ehipto ug sa tanang kanasoran nga dili motungas aron sa pagbantayang kombira sa mga tabernakulo. Ang mga kolon sa balay ni Jehova mahisama sa mga panaksan sa atubangan sa halaran ug sa tagsatagsa ka kolon sa Jerusalem ug sa Juda mahimong pagkabalaan kang Jehova sa mga panon, o ngadto sa UsaGinoo.

→Ang Canaan mao ang yuta diin si Abraham ug ang iyang binhi nagpuyo ingong langyaw.Diosmisaad sa paghatag ang yuta sa Canaanngadto kanila alang sausa ka panag-iya nga walay katapusan ug Siya mahimong ilaDios.

Gen 17:8Ug ako (Dios) mohatag kanimo (Abraham), ug sa imong kaliwatan sunod kanimo, ang yuta diin ikaw usa ka dumuloong, tibuok yuta sa Canaan, kayusa ka panag-iya nga walay katapusan; ug ako mahimong ilaDios.

→Niadtong adlaw, bisan pa niana, ang usa ka Canaanhon wala na sa balay niang Ginoo sa mga panoningon sa ilang buhaton

wala na sa yuta sa Canaan diin sila mga dumuloong, kondili atua na sila sa usa ka maayong ciudad, ang siyudad sa buhi nga Diyosalangitnong Jerusalemsa Bukid sa Zion.<sup>860</sup>

Heb 11:16Apan karon nagtinguha sila ug mas maayong nasod, nga mao, usa ka langitnon:

ngano man

Diosdili maulaw nga tawgon nga ilaDios: kay siya nag-andam alang kanila ug usa ka

siyudad.

Heb 12:22Apan kamo mianhi sa bukid sa Sion, ug ngadtoang siyudad sa buhi nga Diyos, ang langitnong Jerusalem, ug ngadto sa dili maihap nga panon sa mga anghel,

(Pin 20:5-6) Ang unang pagkabanhaw (Ang ika-3 nga ani sa ika-4 nga pagbantay)

Pin 20:5Apan ang uban sa mga nangamatay wala mabuhi pag-usab hangtud nga matuman ang usa ka libo ka tuig. Kini ang unang pagkabanhaw.

Pin 20:6Bulahan ug balaan ang adunay bahin sa nahaunang pagkabanhaw.

kanila ang ikaduhang kamatayon walay gahum (awtoridad),<sup>G1849</sup> apan sila mahimong mga sacerdote sa Dios ug ni Kristo, ug magahari uban kaniya sa usa ka libo ka tuig.

☞ Pin 20:5Apan ang nahibilin sa mga patay wala mabuhi hangtod nga natapos ang 1,000 ka tuig. Tiyahaang unang pagkabanhaw.

☞ Pin 20:6Bulahan ug balaan ang tawo nga adunay bahin sa unang pagkabanhaw.

Sa ibabaw niini ang ikaduhang kamatayon walay awtoridad, apan sila mahimomga parisaDios ug saKristo, ug magahari uban kaniyausa ka 1,000 ka tuig.

<sup>860</sup> Heb 11:16, Heb 12:22.

→Ang uban sa mga patay (nga nahibilin sa yuta) wala moabut sa [kinabuhi](#) hangtod sa kataposan sa 1,000 ka tuig.

Pero niabot sila [kinabuhi](#) pagkahuman sa 1,000 ka tuig, nga mao [ang unang pagkabanhaw](#) (Ang pag-ani sa ang ika-4 nga pagbantay alang sa uban nga mga patay).

>>[Ika-3 nga anisa](#) ika-4 nga pagbantay alang sa [ang ubang mga birhen](#)

- [Ang uban sa mga patay nga adunay bahin sa unang pagkabanhaw](#): Ang nahibilin sa mga patay (“ang ubang mga ulay”) pagabautismohan ngadto kang Jesukristo ug ngadto sa Iyang kamatayon ([Rom 6:3](#)) ug mabuhi human sa 1,000 ka tuig.

-Abisag ang unang kamatayon adunay awtoridad ibabaw sa ubang mga patay nga nakasinatig kamatayon, sila mabuhi paghuman sa 1,000 ka tuig. Bulahan sila tungod kay aduna unyay ikaduhang kamatayon **walay awtoridad ibabaw kanila.**

([Pin 20:7-8](#)) Ang 1,000 ka tuig natapos (Gog ug Magog)

[Pin 20:7](#) Ug sa diha nga ang usa ka libo ka tuig natapus (natapus), [G5055](#) Si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangoan, [Pin 20:8](#) Ug mogula aron sa paglimbong sa mga nasud [G1484](#) nga anaa sa upat ka quarters (suok) [G1137](#) sa yuta (ang yuta), [G1093](#) Si Gog [G1136](#) ug Magog, [G3098](#) sa pagtigum kanila sa tingub sa gubat (gubat): [G4171](#) ang gidaghanon kanila sama sa balas sa dagat.

☞ [Pin 20:7](#) Ug kanus-a [ang 1,000 ka tuig](#) nahuman na, si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangoan.

☞ [Pin 20:8](#) Aug mogula aron sa paglimbong sa mga nasud nga anaa sa upat (4) ka suok sa yuta, [Si Gog ug Magog](#), aron sa pagtigum kanila ngadto sa gubat, kansang gidaghanon sama sa balas sa dagat.

- **Si Gog**

- Human sa 1,000 ka tuig, [Gog](#), [Ang harisa yuta sa Magog](#), moabut gikan sa amihanan ug mosulong sa yuta sa [Israel](#).<sup>861</sup>

- **Magog**

- [Magog](#) nagtumong sa mga Gentil nga nasud sa 4 ka suok sa yuta nga malimbongan ug tigumon sa [Satanas](#) nga makiggubat batok [Dios](#) pagkahuman sa 1,000 ka tuig ([Pin 20:8](#)). Daghan silag numero mga tawo sama sa balas sa dagat.

- [Ang pagsulong sa Gog ug Magog](#) batok sa yuta sa Israel sa [Pin 20:8](#) mao ang usa ka gubat nga mahitabo sa diha nga si Satanas buhian gikan sa iyang bilangoan sa diha nga [ang 1,000 ka tuig](#) mga expired na ([Pin 20:7](#)) nga sa wala pa ang kataposang paghukom human sa 1,000 ka tuig. Ang kinabuhi sa tanang binuhat sa Dios sa yuta mokurog ([Eze 38:20](#)) ug ang tanang kabukiran ug mga paril mangatumpag sa yuta ([Eze 38:19-20](#)).

([Pin 20:9-10](#)) Ang yawa gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre

[Pin 20:9](#) Ug mitungas sila sa gilapdon sa yuta (yuta), [G1093](#) ug gilibutan ang kampo sa mga balaan [G40](#) mahitungod sa, ug ang siyudad nga hinigugma: ug ang kalayo nanaug gikan sa langit gikan sa Dios, ug milamoy kanila. [Pin 20:10](#) Ug ang yawa nga naglimbong kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre,

<sup>861</sup>Si Gog [G1136](#): Ang hari sa yuta sa Magog nga moabot gikan sa amihanan ug mosulong sa yuta sa Israel.<sup>861</sup>

Sa Hebreohanong gigikanan [גִּיגִי \(H1463\)](#), “bukid” (anak ni Semaias, [Eze 38](#)).

→Magog [G3098](#): Usa ka yuta sa amihanan sa Israel diin gikan ang Hari ni Gog sa pagsulong sa Israel.<sup>861</sup>

Sa Hebreohanong gigikanan [מִגּוּג \(H4031\)](#) kahulogan,

- Ang yuta ni Gog

- Ang ikaduhang anak nga lalaki ni Japhet, apo ni Noe, ug katigulangan sa pipila ka tribo sa amihanan gikan sa Israel.

- Ang bukirong rehiyon taliwala sa Cappadocia ug Media, pinuy-anan sa mga kaliwat ni Magog.

diin atua ang mananap nga mapintas ug ang mini nga manalagna, ug pagasakiton sila adlaw ug gabii hangtud sa kahangturan.

☞ [Pin 20:9](#) Aug mitungas sila sa gilapdon sa yuta ug gilibutan nila ang kampo sa mga balaan ug ang lungsod nga hinigugma. And [kalayo](#) nanaug gikan sa [Dios](#) gikan sa langit ug gilamoy sila.

☞ [Pin 20:10](#) Unya [ang demonyo](#) nga naglimbong kanila gisalibay ngadto [ang linaw nga kalayo](#) ug asupre, diin atua ang mananap nga mapintas ug ang mini nga manalagna, ug pagasakiton sila adlaw ug gabii hangtud sa kahangturan.

→ Ang yawa, ang (unang) mananap, ug ang mini nga propeta (sa ikaduhang mananap) itambog tanan ngadto sa linaw nga kalayo.

[\(Pin 20:11\)](#) Usa ka dakong puti nga trono

[Pin 20:11](#) Ug nakita ko ang usa ka dakung trono nga maputi, ug ang nagalingkod niini, gikan sa kang kinsang nawong ang yuta (ang yuta) <sup>G1093</sup> ug ang langit mikalagiw; ug walay hingkaplagan nga dapit alang kanila.

☞ [Pin 20:11](#) Then akong nakita [usa ka dako nga puti nga trono](#) ug [Siya nga naglingkod niini](#), gikan sa kang kinsang nawong nangalagiw ang yuta ug ang langit. Ug walay hingkaplagan nga dapit alang kanila.

➤ [Hako nga naglingkod sa dako nga puti nga trono: Dios](#) ([Pin 20:12](#))  
→ Ang yuta ug ang langit mikalagiw.

[\(Pin 20:12\)](#) Duha ka libro nga giablihan sa atubangan sa Dios: (1) Ang mga Libro, (2) ang Basahon sa Kinabuhi

[Pin 20:12](#) Ug nakita ko ang mga minatay, gagmay ug dagku, nga nanagtindog sa atubangan sa Dios; ug ang mga basahon giablihan:

ug laing basahon ang giablihan, nga mao ang basahon sa kinabuhi.

ug ang mga patay gihukman gikan niadto nga mga butang nga nahisulat sa mga libro, sumala sa ilang mga buhat.

☞ [Pin 20:12](#) AUg nakita ko ang mga patay, gagmay ug dagku, nga nagtindog sa atubangan [Dios](#), ug [Mga libro](#) giablihan. And [laing Libro](#) giablihan, nga mao [ang Libro sa Kinabuhi](#).  
Ug ang mga patay gihukman sumala sa ilang mga buhat, pinaagi sa mga butang nga nahisulat diha [ang mga libro](#).

→ Duha (2) ka libro nga ablihan una [Dios](#): (1) [Ang mga libro](#), (2) [ang Libro sa Kinabuhi](#)

(1) [Ang mga libro](#): Adunay ngalan sa mga patay nga migula sa “Ang pagkabanhaw alang sa paghukom” ([Juan 5:29](#)).<sup>862</sup>

- Those nga nahisulat sa “mga Libro” mao ang mga patay nga nakatilaw sa unang kamatayon nga wala makadawat [Hesus](#) [samtang naa sa yuta](#) mao ang mga anak sa dautan ([Mat 13:38](#)), ug sa ingon wala na sila mabanhaw [kinabuhi](#).<sup>863</sup> Busa, ang mga anak sa daotan ([Mat 13:38](#)) kinahanglang hukman sumala sa ilang mga buhat nga nahisulat sa “[ang mga libro](#).”
- Tungod kay ang mga patay (ang mga nagpuyo sa yuta) nagdumili sa pagdawat [Hesus](#) [ingon ilang manluluw](#) [samtang naa sa yuta](#), sila dili ibalhin sa balaan nga yuta, apan ibutang sa wala nga kamot sa [ang Anak sa Dios](#), unya itambog ug tunglohon ngadto sa walay kataposang kalayo nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel ([Mat 25:41](#)).

<sup>862</sup>Tan-awa ang “([Pin 6:7-8](#)) [Ang pag-abli sa ika-4 nga selyo \(usa ka berdeng kabayo: Kamatayon & Impiyerno\)](#).”

<sup>863</sup>Tan-awa ang “([Pin 20:5-6](#)) [Ang unang pagkabanhaw](#).”



- Kay wa man gyud sila modawat **Hesus**, wala gayod isulat ang ilang mga ngalan **ang Libro sa kinabuhi** gikan sa pagkatukod sa kalibutan ([Pin 17:8](#)).
- Kung ang nahabilin sa mga patay midawat **Hesus** ingon nga ilang manluluwas sa wala pa sila mamatay, sila ibutang sa too nga kamotsa **ang Anak sa Dios** aron makapanunod sa gingharian nga giandam alang kanila sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan ([Mat 25:32-34](#)), nga mao **ang tanaman sa Eden, ang paraiso sa Diyos** ([Pin 2:7](#)) and mosulod sa kinabuhiing dayon.<sup>864</sup>

(2) **Ang Libro sa Kinabuhi**: Adunay ngalan sa "**ang mga anak sa pagkabanhaw** ([Luk 20:36](#))"<sup>865</sup> kinsa migawas sa

**"ang pagkabanhaw sa kinabuhi"** ([Juan 5:29](#)).<sup>866</sup>

- Ang mga ngalan sa mga anak sa gingharian (ang mga nagpuyo sa langit, [Mat 13:38](#)) gisulat sa **ang Libro sa Kinabuhi**.
- Gibautismohan sila sa Balaang Espiritu ug sa kalayo samtang naa sa yuta, busa wala sila makasinati sa KAMATAYON kutob sa ilang mahimo. **AYAW NA MAMATAY** ([Juan 11:26](#)). Buot ipasabot, nakabuhat sila ug maayo ug nakaabot sa **ang pagkabanhaw sa kinabuhi** busa wala sila itudlo sa pagkabanhaw ngadto sa paghukom ([Juan 5:29](#)).<sup>867</sup>

([Pin 20:13](#)) **Ang dagat ug kamatayon ug impyerno mihatag sa mga patay alang sa ilang paghukom**

[Pin 20:13](#) Ug ang dagat mihunong<sup>G1325</sup> ang mga patay nga diha niini; ug ang kamatayon ug impyerno gitugyan (gitugyan)<sup>G1325</sup> ang mga patay nga diha kanila; ug sila gihukman sa matag tawo sumala sa ilang mga buhat.

☞ [Pin 20:13](#) AUg ang dagat mihatag sa mga patay nga diha niini, ug ang Kamatayon ug ang Hades mihatag sa mga patay nga diha kanila.

Ug sila gihukman, ang tagsatagsa sumala sa ilang mga buhat.

- **Tdagat siya**  
-Hsama niadtong nakadawat sa marka sa (1st) nga mananap ([Pin 13:16](#)), ug sila nga nagsimba sa iyang larawan (ang ika-2 nga mananap, [Pin 13:14](#)).
  - **Ang gahong**<sup>H953</sup>  
-Ang gahong diin ang mga gikan sa panganay ni Paraon (unang mga bunga) hangtod sa mga bihag (mga bunga) gipriso ([Exodo 12:29](#)).
  - **Impyerno** (Sheol)<sup>H7585</sup> mao ang pinakaubos nga bahin sa gahong diin anaa si Lucifer ug ang dili balaan nga mga kalag ([Sal 16:10](#), [Isa 14:12-15](#)).
- **Kristo** moabut aron sa pagluwas sa mga kalag ug sa iyang Espiritu **unang mga bunga**, apan ang Kamatayon ug Impiyerno ([Pin 6:8](#)) mosunod  
**ang unang mga bunga ni Paraon sa Ehipto** ([Exodo 18:10](#)).<sup>868</sup>
- **Ang dakong dragon** nga gisalibay gikan sa langit ngadto sa yuta mao si Lucifer<sup>869</sup> kinsa ang magtrabaho sa "**ang Anti-Kristo**" sa yuta.<sup>870</sup> Kini **Anti-Kristo** mibuhat pinaagi sa unang mananap nga mibangon gikan sa dagat

<sup>864</sup>Tan-awa ang "[Figure 21-2] Ang bag-ong tabernakulo sa langit ug ang templo sa Dios."

<sup>865</sup>Mahitungod sa mga anak sa pagkabanhaw, tan-awa ang "[Pin 5:11](#)."

<sup>866</sup>Tan-awa ang "[\(Pin 6:7-8\) Ang pag-abli sa ika-4 nga selyo \(usa ka berdenq kabayo: Kamatayon & Impiyerno\)](#)."

<sup>867</sup>Ibid.

<sup>868</sup>Ibid.

<sup>869</sup>Refer sa [Pin 12:3](#).

<sup>870</sup>Tan-awa ang "[\(Pin 12:7-9\) Gubat sa langit \(Ang dakong dragon ug ang iyang mga anghel qipapahawa gikan sa langit\)](#)."

([Pin 13:1](#)), sa ingon ang dagat sa pagtugyan sa mga patay nagpasabot niadtong misimba sa unang mananap gikan sa dagat ug nag-atubang sa Kamatayon ug Impiyerno.

- **Ang dakong dragon** nga gitambog gikan sa langit ngadto sa yuta ([Pin 12:9](#)) mao si Lucifer nga naa sa Impiyerno nga adunay dili balaan nga mga kalag.

([Pin 20:14](#)) Ang ikaduhang kamatayon = Kamatayon ug Impiyerno

[Pin 20:14](#) Ug ang kamatayon ug ang impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini ang ikaduhang kamatayon.

☞ [Pin 20:14](#) Thimungaan **Kamatayon ug Impyerno** gihulog sa [ang linaw nga kalayo](#). Kini mao ang [ang ikaduhang kamatayon](#).

→ Ang nahibilin sa mga patay nga migula sa 1,000 ka tuig ug nakadaog makabaton [ang unang pagkabanhaw](#)

busa ang ikaduhang kamatayon walay awtoridad kanila ([Pin 20:6](#)).<sup>871</sup>

→ **Ang ikaduhang kamatayon** nagaabot para sa mga patay nga nagbuylog kay Satanas pagkatapos sang 1,000 ka tuig. Kay wala gyud sila nabanhaw ngadto sa kinabuhi, buhaton nilamahimong gitambog ngadto sa linaw nga kalayo human sa paghukom.<sup>872</sup>

- **Tpit siya** (para sa mga patay, [Sal 30:3](#)) → Impyerno (alang sa dili balaan nga mga kalag)  
→ Ang mga kalag niadtong nag-atubang sa “Kamatayon” anaa sa “Impiyerno” ug sila itambog ngadto sa linaw nga kalayo

[Sal 30:3](#) *GINOO (Yahweh)<sup>H3068</sup> imong gikuha ang akong kalag gikan sa lubnganan (sa impyerno):<sup>H7585</sup> gitipigan mo ako nga buhi, aron ako dili manaug sa gahong.*

([Pin 20:15](#)) Kansang mga ngalan wala mahisulat sa Libro sa Kinabuhi = Ang linaw nga kalayo

[Pin 20:15](#) Ug bisan kinsa nga wala hikaplagi nga nahisulat sa basahon sa kinabuhi, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo.

☞ [Pin 20:15](#) And bisan kinsa nga wala makit-an nga nahisulat sa [ang Libro sa Kinabuhi](#) gihulog sa [ang linaw nga kalayo](#).

-Ang han-ay sa paghukom

(1) Ang (1st) mananap, ug Ang mini nga propeta gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo ([Pin 19:20](#)).  
→ Ang dragon (daan nga halas, ang Yawa, ug Satanas) gigapos sulod sa 1,000 ka tuig ([Pin 20:2](#)), unya si Satanas gibuhian gikan sa iyang bilanggoan sa diha nga ang 1,000 ka tuig matapos ([Pin 20:7](#)).

(2) Ang yawa gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo ([Pin 20:10](#)).

(3) Ang gahong diin ang unang mga bunga ni Paraon ([Exodo 12:29](#)) mga. Usab, ang kinaubsan nga bahin sa gahong anaa didto ang dili balaan nga mga kalag gibilanggo ([Sal 16:10](#), [Isa 14:12-15](#)) lakip niadtong nakadawat sa marka sa mananap

<sup>871</sup>Tan-awa ang "[\(Pin 6:7-8\) Ang pag-abli sa ika-4 nga selyo \(usa ka berdenq kabayo: Kamatayon & Impiyerno\)](#)."

<sup>872</sup>Video 11. "Ang bisti ni Jesus sa wala pa ang "Pista sa Paskuwa."

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-passover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-passover/).

ug misimba sa larawan niini([Pin 20:13](#)) ug kadtong nalimbongan sulod sa 1,000 ka tuig ([Pin 20:8](#)).

(4) Bisan kinsa nga dili makaplagan nga nahisulat sa Libro sa Kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo ([Pin 20:15](#))

→ Ang tanan nga mga patay ([Kamatayonug Impyerno](#)) sa [Pin 20:13](#) isalibay sa [ang linaw nga kalayo, ang ikaduhang kamatayon](#).

## Kapitulo 21

(Pin 21:1) Usa ka Bag-ong Langit ug Usa ka Bag-ong Yuta

**Pin 21:1** Ug nakita ko ang usa ka bag-ong langit (singular)<sup>G3772</sup> ug usa ka bag-ong yuta (yuta, singular):<sup>G1093</sup> alang sa unang langit ug sa unang yuta (yuta)<sup>G1093</sup> nangamatay na; ug wala nay dagat.

☞ **Pin 21:1** Tanakita ni Juan **usa ka Bag-ong langit** ug **usa ka Bag-ong yuta**, kay ang unang langit ug ang unang yuta nangagi na. Usab wala nay dagat.

- **ABag-ong langit**: Akon **Pin 12:9**, ang dakong dragon (ang yawa, **Jde 1:6-9**) gisalikway gikan sa langit ngadto sa yuta.
- **ABag-ong yuta**: Tanan **sa Dios** mga linalang sa “yuta (yuta, dagat, ug ang tanang panon nila, **Binuhatan 4:24**),” nga Iyang gibuhat sa sinugdan, nahulog sa yuta (**Eze 38:20**) ug namatay sa Iyang paghukom human sa 1,000 ka tuig.
- **Bag-ong Langit ug Bag-ong Yuta**  
**Isa 65:17** Kay, ania karon, Ako (ang **GINOO**, si Yahweh, **Isa 65:25**) paghimo ug bag-ong mga langit (plural)<sup>H8064</sup> ug usa ka bag-ong yuta (singular):<sup>H776</sup> ug ang nahauna dili na pagahinumduman, ni moabut sa hunahuna.

→ **Ang Ginoo** nagbuhat ug bag-ong mga langit ug bag-ong yuta. Ang bag-ong mga langit kay plural tungod sa langit sa ang langit nong Jerusalem labut pa sa langit diha sa tabernaculo sa Dios.<sup>873</sup>

**GINOONG Dios**  
\* Usa ka bag-ong yuta mao ang singular tungod kay kini mao ang yuta, dili ang yuta, nga gitunglo sa **ang** human sa usa ka lalaki:<sup>H120</sup> mikaon sa bunga nga gisugo sa Dios nga dili kan-on, mao nga pan lang ang iyang kaonon (nga gipagula gikan sa yuta<sup>H776</sup>) pinaagi sa singot sa iyang nawong hangtod nga mibalik siya sa yuta (**Gen 1:11**).

\* **Ang karaang langit ug yuta mahanaw**, apan dili Iyaha **mga logo** (**Mat 24:35**).<sup>874</sup>  
**Mat 24:35** Langit (singular)<sup>G3772</sup> ug yuta (singular)<sup>G1093</sup> mahanaw, apan ang akong mga pulong (**mga logo**)<sup>G3056</sup> dili mawala.

- **Usa ka Bag-ong langit** ug **Usa ka Bag-ong Yuta**

→ Human ang kasamtangang langit ug yuta mahanaw (dili ang logos), adunay mahitabo **usa ka Bag-ong langit** ug **usa ka Bag-ong Yuta** (o ang balaang yuta sa **mga logo** ug **ang rhema**) kay **sa Dios** mga tawo sa **ang tabernakulo sa Dios**.

(Pin 21:2-3) Bag-ong Jerusalem (Ang Balaan nga Siyudad sa templo sa tabernakulo sa Diyos)

**Pin 21:2** Ug ako si Juan nakakita sa balaan<sup>G40</sup> siyudad, bag-ong Jerusalem, manaog (nagkunsad)<sup>G2597</sup> gikan sa Dios gikan sa langit,

giandam isip pangasaw-on ng idayandayanan alang sa iyang bana.<sup>G435</sup>

**Pin 21:3** Ug nadungog ko ang usa ka dakung tingog gikan sa langit nga nagaingon,

Tan-awa, ang tabernakulo sa Dios anaa uban sa mga tawo,<sup>G444</sup> ug siya mopuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang katawhan,

<sup>873</sup>Tan-awa ang “[3] 70 ka semana ni Daniel.”

<sup>874</sup>Tan-awa ang “[Figure 21-2] Ang bag-ong tabernakulo sa langit ug ang templo sa Dios.”

ug ang Dios sa iyang kaugalingon magauban kanila, ug mahimong ilang Dios.

☞ [Pin 21:2](#) AUg ako, si Juan, nakakita **ang balaang siyudad, Bag-ong Jerusalem**, mikunsad gikan sa langit gikan sa **Dios**, giandam ingon nga usa ka pangasaw-onon nga gidayandayanan alang sa iyang bana.

☞ [Pin 21:3](#) Ug nadungog ko ang usa ka dakung tingog gikan sa langit, nga nagaingon: Tan-awa, **ang tabernakulo sa Dios** kauban sa mga lalaki, <sup>G444</sup>

ug siya magapuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang katawohan, ug **Dios** mismo ang magauban kanila, ug mahimong ila **Dios**.”

→ Matikdi: Ang balaang siyudad, ang Bag-ong Jerusalem, gihulagway nga “**ang balaang siyudad sa ang templo sa ang tabernakulo sa Dios**.”

➤ **Ang Balaan nga Siyudad, Bag-ong Jerusalem sa balay ni Jehova (Yahweh)**

→ Ang Balaan nga Siyudad para sa GINOO (Yahweh, **Kristo**)<sup>875</sup> mao ang Bag-ong Jerusalem sa langit.<sup>876</sup>

[1Ha 6:2](#) Ug ang balay nga gitukod ni hari Salomon **ang Ginoo**,<sup>H3068</sup> ang gitawag niini kan-uman (60) ka maniko, ug ang gilapdon niini kaluhaan (20) ka maniko, ug ang gihabogon niini katloan (30) **mga maniko**.

• **Ikaw (Jerusalem)** kinsa gikan sa Karaang Jerusalem, apan nahimong Bag-ong Jerusalem.

• **Ang pagwali sa kapasayloan sa mga sala kay dili lamang sa mga Judio, kondili sa mga Gentil usab.**<sup>877</sup>  
- Bisan pa **ang mga Hentil** dili mga tawo sa Dios kaniadto, sila pagatawgon **ang mga anak sa buhi nga Dios**.<sup>878</sup>

† **Balaan nga santos = usa ka siyudad**

- Youmga **kahayag sa Dios** sa kalibutan, ug **usa ka siyudad** gibutang sa **usa ka balangay sa usa ka bukid** nga dili matago.<sup>879</sup>

→ Nahibal-an nga usa ka baryo nagtumong sa usa ka dapit diin ang ebanghelyo gisangyaw (pinaagi sa paghatag og karne o **ang mga logo**

**sa Ginoo** para sa katawhan) ug ang pagkaayo mahitabo ([Mat 14:15](#)),<sup>880</sup> ikaw mahimong **usa ka siyudad sa Bukid**

**Zion nga nagdala kahayag sa Dios (ang mga logo)** ngadto sa kalibutan, nga dili matago.

[Mat 5:14](#) ikaw mao **ang kahayag**<sup>G5457</sup> sa kalibutan (o sa uma).

**Usa ka siyudad**<sup>G4172</sup> nga gibutang (gibutang sa **usa ka baryo**)<sup>G2749</sup> sa usa ka bunqot (sa **abukid**)<sup>G3735</sup> dili matago.

† **Usa ka siyudad = Jerusalem** → **Ang Balaan nga Siyudad = Bag-ong Jerusalem**

- **Jerusalem** (Ang siyudad diin ibutang sa GINOO, ang Diyos sa Israel, ang iyang ngalan, [2Ha 21:4](#)) gitawag **ang balaang siyudad** ([Isa 52:1](#)) o Bag-o **Jerusalem** ([Pin 21:2](#)).

→ Ang siyudad (o ikaw, [Mat 5:14](#)) nga balaan<sup>G40</sup> mao ang “Balaan nga santos<sup>G40</sup> (lungsod, [Pin 5:8](#))”

nitawag, **Bag-ong Jerusalem**.

† **Balaan nga mga santos**

- **Usa ka siyudad** nga dili biyaangitawag nga “balaang katawhan o balaan nga mga santos” ([Isa 62:12](#)), ug kini nga mga balaan

**mga tawo** madto sa Bukid sa Zion, ug sa siyudad sa buhi nga Diyos, ang langitnong Jerusalem ([Heb 12:22](#)).

<sup>875</sup> [Efe 3:2-5, Exodo 6:3](#).

<sup>876</sup> Tan-awa ang “[Figure 21-2] Ang bag-ong tabernakulo sa langit ug ang templo sa Dios.”

<sup>877</sup> Video 37. “Ang uma sa dugo (Usa ka pagpanag-iya).”

<https://therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/>

<sup>878</sup> Video 48. “8. Hanukkah.” [www.theRhemaOfTheLord.com](http://www.theRhemaOfTheLord.com).

<sup>879</sup> [Rom 9:21-26](#), o Video 35. (Mga Apostoles) Mga Disipulo nga May Gahom ug Awtoridad.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

<sup>880</sup> Tan-awa ang “[Figure 1-c],” o Video 35. “(Apostles) Disciples with Power and Authority.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

- Ingon nga ikaw (ang babaye sa Cordero, ang pangasaw-onon) nahimo nga pagkamatarong sa **Dios sa Kristo** ([2Co 5:21](#)) ug mitubo sa **ang Ginoog Manluluwas nga si Jesukristo**, nahimo kamong balaan nga katawhan ([Isa 62:12](#)), ug miabut sa bukid sa Zion, ngadto sa siyudad sa buhi nga Dios, nga mao **ang langitnong Jerusalem**, ug moabot sa **ang balaang siyudad, Bag-ong Jerusalem**, aron makasulod sa **ang Balaan sa Labing Balaan, ang Balaan nga Jerusalem**.

#### † **Ang templo**<sup>G3485</sup>

Nagsiling si Jesus, “Gub-on ko ini nga templo<sup>G3485</sup> nga hinimo sa mga kamot, ug sulod sa tulo (3) ka adlaw ako magtukod ug lain nga binuhat nga walay kamot, nga mao ang templo<sup>G3485</sup> sa Ginoog ([Mat 26:61, Mat 27:40](#)).

- Usa ka templo nga hinimo sa mga kamot = Jerusalem sa yuta diin ibutang sa Dios ang Iyang ngalan, [2Ha 21:4](#).

- **Atemplo** gihimo nga walay kamot = **Ang templo sa Dios** sa langit, **ang Balaan nga Jerusalem**.

→ Sa dihang si Jesus miingon, “Gub-a kining templo,” Iyang gipasabot nga “Gub-a ang templo sa Iyang lawas ([Juan 2:21](#)),”

apan gihubad sa mga Hudiyong templo ingong usa ka tinukod nga mikabat ug 46 ka tuig sa pagtukod. ni Jesus **mga logo** ngadto sa

mga disipulo mao nga Siya mabanhaw gikan sa mga patay sa tulo ka adlaw. Ang mga disipulo **“mituo”** ang

**kasulatan ug ang mga logong** giingon ni Jesus. Kay ang mga disipulo **mituo, ang mga logo** diha kanila

**nahimong ang rhema**.<sup>881</sup>

([Pin 21:4](#)) Ang unang Adan (kanimo, motaliwan)

[Pin 21:4](#) Ug pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata; ug wala nay kamatayon, ni kasubo, ni paghilak, ug wala nay kasakit: kay ang mga butang nga nahauna (una)<sup>G4413</sup> nitaliwan na.

☞ [Pin 21:4](#) Ug **Dios** magapahid sa tanang luha sa ilang mga mata; wala nay kamatayon, ni kasubo, ni paghilak. Tdinhì wala nay kasakit, kay una (**langit ug yuta**, ang kanhi ikaw) namatay na.

- Ang kalibutan (**langit ug yuta**, ang unang Adan o ikaw, [1Co 15:45](#)) nga atong makita karon **ang mga logo**, nga wala buhata sa mga butang nga makita, kondili gitipigan, gitagana alang sa kalayo alang sa adlaw sa paghukom ug sa kalaglagan sa dili diosnon nga mga tawo ([2Pe 3:7](#)).
- Sa adlaw sa paghukom, ang mga makasasala nga wala maghinulsol o makadawat sa bautismo sa ngalan sa **Hesus Kristo**, wala gipasaylo ingon nga wala sila gilansang sa krus **Kristo**, apan nailalom sa mga sukaranan sa kalibutan o "kanhi" ikaw ([Gal 4:3](#)) nga buot **namatay**. Apan kadtong adunay **ang mga logo sa Dios** gilansang sa krus uban sa **Kristo**, unya naminyo sa ilang espirituwal nga bana, **Kristo** ([2Co 11:2](#)) ug nanganak **espirituhanong mga bunga** ngadto sa **Dios (ang rhēma sa Diyos)**, ug sa ingon sila nahimo **perpekto**.<sup>882</sup>
- † **Ang mga lawas sa balaang mga santos**, kinsa nagpabilin sa ilang pagtuo diha **ang Ginoong Jesus**, gikan sa langit, ug sa ingon sila ang mga langyaw sa tinunglo nga yuta nga gilubong sa yuta sa magkukulon.<sup>883</sup> Ang kalag sa unod (unod + kalag) sa tawo anaa sa dugo ni **Hesus**, ingon nga ang ilang unod ug kalag anaa sa dugo ni **Hesus (unod + kalag = ang dugo)**. Bisang ang ilang mga kalag didto sa lubnganan,

<sup>881</sup>Video 47. “7. Mga tabernakulo.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/).

<sup>882</sup>Video 44. "(The logos & the rhema) Sa kataposang mga adlaw (2 Pedro 3) 1/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>883</sup>Video 37. “Gipalit ka sa usa ka bili (usa ka kadungganan).” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

ang Ginoo gitipigan nga buhi ang mga kalag sa mga balaan, aron dili sila manaug sa gahong.

- † **Jesukristo** (ang buhi nga pan nga nanaug gikan sa langit, [Juan 6:51](#)), kinsa **Dios** adunay **giselyohansa** Anak sa tawo hangtod sa kataposang mga panahon ([Juan 6:27](#)), mao ang mianhi sa kalibutan aron sa pagkuha sa kalinaw **ang yuta**, o sa pagkuha sa kalinaw gikan sa **ang tinunglo nga yuta sa imong natural nga unod**.

Ang liso sa panmao ang unod sa Anak sa tawo, nga mao **ang mga logo**. Aron makabaton ug kinabuhi, kamo mokaon sa Iyang unod, nga mao **ang espirituhanong karne**, ug imnon ang Iyang dugo nga mao **ang espirituhanong ilimnon**.<sup>884</sup> **Ang mga logo sa Dios** nga nahimong buhing bato maosa **Ginoo** dili madunot nga lawas, ug ang usa nga adunay usa ka dakung espada nga nagatuyok **ang mga logo sa Dios** diha kanimo ngadto **ang rhema sa Dios** mao ang **Jesukristo** amua **Ginoo**.<sup>885</sup>

([Pin 21:5-6](#)) Ang tanang butang gibag-o (True & matitud-anon nga mga logo: Nahuman na)

[Pin 21:5](#) Ug siya nga naglingkod sa trono miingon,

Ania karon, ginabag-o ko ang tanang mga butang. Ug siya miingon kanako: Isulat: alang niining mga pulonga (logos) [G3056](#) mga tinuod ug matitud-anon.

[Pin 21:6](#) Ug siya miingon kanako: Natapus na. Ako mao ang Alpha ug Omega, ang sinugdan ug ang katapusan.

Hatagan ko siya nga giuhaw sa tuburan sa tubig sa kinabuhi nga walay bayad.

(**Ang tanan nga mga logo gihimo nga bag-o**)

☞ [Pin 21:5](#) Then Siya nga naglingkod sa trono (**ang Kordero**<sup>G721</sup>) miingon, “Tan-awa ako naghimo **bag-o ang tanang butang**.” Ug Siya miingon kang Juan, “Isulat, alang niini **mga logo** mga tinuod ug matitud-anon.”

➤ Who milingkod sa trono?

- **Ang Ginoo (Manluluwas) Jesukristo** imong Diyos, kinsa ni **ang Kordero** (arnion)<sup>G721</sup>.<sup>886</sup>

(**Nahuman na**)

☞ [Pin 21:6](#) Aug Siya miingon kanako, “**Nahuman na!** Ako mao **ang Alpha** ug **ang Omega**, **ang sinugdan** ug **ang Katapusan**.”

ihatag ko sa tuburan sa **ang tubig sa kinabuhi** sa walay bayad ngadto kaniya nga giuhaw.”

- **Ang mga logo** nga kauban **Dios** sukad sa sinugdan ug giwali ngadto sa mga anak sa gingharian mao na karontinuod ug matitud-anon natuman. Ug **ang mga anak sa saad** ([Rom 9:8](#)) karon sa walay bayad makadawat sa tuburan sa tubig sa kinabuhi diha sa templo sa Dios.<sup>887</sup>
  - *Ngano nga si Jesukristo mao ang Ginoo nga atong Dios hangtud sa mga panahon sa pagpahiuli sa tanang mga butang? (Si Jhn 1:1 qihubad pag-usab)*<sup>888</sup>
    - Sa sinugdan mao **ang mga logo**,<sup>G3056</sup> ug **ang mga log** uban sa **Dios**, ug **ang mga log** mao **Dios** ([Si Jhn 1:1](#)).
    - Sa sinugdan mao **ang mga logo (Yahweh)**, ug **Yahweh** uban sa **Dios**, ug **Yahweh** mao ang **Dios** ([Si Jhn 1:1](#)).
    - Sa sinugdan mao **Kristo**, ug **Kristo** uban sa **Dios**, ug **Kristo** mao **Dios** ([Efe 3:2](#)) sa tibuok yuta.
- **Jesukristo** mao ang **Ginoo** amua **Dios** (**Kristo**, [Deu 30:20](#), [Col 3:4](#)) hangtod sa mga panahon sa pagpasiguli sa tanang butang  
kay **Kristo** mao **ang ang Dios** sa tibuok yuta ([Isa 54:5](#)).

<sup>884</sup>Video 26. “Ang Paskuwa sa Ginoo (Ang Bag-ong Tugon)”, [www.theRhemaOfTheLord.com](http://www.theRhemaOfTheLord.com).

<sup>885</sup>Nakuha gikan sa [Pin 6:4](#).

<sup>886</sup>Tan-awa ang “Ang Ginoo nga Labing Gamhanan” ([Pin 1:8](#)), ug “Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan” ([Pin 4:8](#)).

<sup>887</sup>Tan-awa ang “[Figure 21-2] Ang bag-ong tabernakulo sa langit ug ang templo sa Dios.”

<sup>888</sup>Nakuha gikan sa “([Pin 4:8](#)) *Ang Ginoong Dios nga Makagaqahum sa Tanan (nga kaniadto, ug karon, ug sa umalabut)*.”



(Pin 21:7) Ang mga mananaug (Ang mga anak sa Dios)

[Pin 21:7](#) Siya nga makadaug makapanunod sa tanang mga butang,<sup>G3956</sup> ug ako mahimo nga iyang Dios, ug siya mahimong akong anak.

☞ [Pin 21:7](#) He ang makadaug makapanunod [tanang butang](#) (sa [Dios](#)), ug [Ako mahimong iyang Dios](#) ug [siya mahimong Akong anak](#).

→ Kung makadaog ka, [tanang butang](#) sa Ginoo imoha kay ikaw [ni Kristo](#) ug [Kristo mao ang sa Dios](#).  
Ingon usab, [Dios mahimong imong Diyos](#) ug ikaw mahimong [lyang anak](#).

([1Co 3:21-3](#)) *Busa walay bisan kinsa nga magpasigarbo ug mga tawo.*<sup>G444</sup> *Kay ang tanan nga mga butang imo;*

*Bisan si Pablo, o si Apolos, o si Cefas, o ang kalibutan, o ang kinabuhi, o ang kamatayon, o ang mga butang karon,*

*o mga butang nga moabut; ang tanan imo; Ug [kamomqani Kristo](#); ug [Kristo mao ang sa Dios](#).*

† **Ang tanan nga mga butang kay sa Dios**<sup>889</sup>

- Sa espirituhanon, ang usa ka babaye mahimong usa ka anak nga lalaki, ug [ang mga anak sa Israel](#) ([ang bana](#)<sup>H376</sup> ug babaye = o “ang simbahan”), kinsa mibulag sa ilang kaugalingon ngadto [ang Ginoo](#) aron sa [ang Ginoo](#) ([ang Diyos sa tanang unod](#)),  
sa pagbuhat sa katingalahang buhat pinaagi sa [ang mga logokay](#) [ang mga logodiha](#) kanila mahimong [ang rhema](#).<sup>890</sup> Ang [babaye](#) mga alagad sa mga sukaranan sa kalibutan, busa kinahanglan niyang itugyan ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang kaugalingon [mga bana](#),<sup>G435</sup> nga gihimo sa pagkamatarong [Dios sa Kristo](#) ug sa ingon adunay binhi sa [Kristo mao balaan](#). Sa pagbuhat niini, [Kristo](#) mahimong balaanon ug limpyohan ang simbahan pinaagi sa paghugas sa tubig pinaagi sa [ang rhema](#) aron sa pagpresentar sa simbahan ngadto sa iyang kaugalingon nga usa ka mahimayaong simbahan sa [Dios](#), walay spot, o kunot, o bisan unsa nga ingon niana; kondili nga ang iglesia kinahanglan nga balaan ug walay buling ([Efe 5:27](#)).

† **Kristonahimong atong bana**

- Aron ipresentar ka nga usa ka putli nga ulay, si apostol Pablo nagwali kang Jesus aron pakaslan ka sa Usa [bana](#), nga mao [Kristo](#). Busa, ang inyong mga hunahuna kinahanglan nga dili madunot gikan sa pagkasinsero sa [Kristo](#) pinaagi sa pagsunod sa ubang mga pagwali gikan sa ubang mga espiritu, sama nga gilimbongan sa bitin si Eva sa iyang pagkamalimbongan.  
- [Ang asawa sa bana mao ang kinabuhi](#), ug kining kinabuhia nadugtong sa mga bukog ug unod sa iyang bana mao nga silang duha mahimong kinabuhi sa kalag ([Gen 2:23](#)).<sup>891</sup> Sa laing pagkasulti, ni ang bana wala ang [babaye](#), ni ang babaye nga walay bana, kay ang babaye iya sa lalaki ug ang lalaki pinaagi sa [babaye sa ang Ginoo](#), apantanan nga mga butang sa Ginoo kay [Dios mao diha kang Kristo](#) ([1Co 11:11-12](#), [2Co 5:19](#)).

<sup>889</sup>Tan-awa ang “[Figure 21-a] (Usa ka dakong misteryo) Kristo ug ang Simbahan 1/2,” “[Figure 21-b] (Usa ka dakong misteryo) Kristo ug ang Simbahan 2/2,”

ug “[Figure 21-c] Ang tanang butang iya sa Dios” o

Video 32. [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/).

<sup>890</sup>Tan-awa ang “[Figure 2-c],” o Video 31. “Usa ka Nazareo ngadto sa Dios (Ang Buhok sa Ulo).”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/).

<sup>891</sup>Video 3. “Unsa ang gusok sa usa ka tawo?” [www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/).

- Woman – Under the law & a servant of the judgments of the world**  
 Gal 4:1 Now I say, *“That the heir* <sup>5218</sup> *as long as he is a child* <sup>5140</sup> *differs nothing from a servant* <sup>5140</sup> *though he be lord* <sup>5296</sup> *of all.* Gal 4:2 But is under tutors and governors until the time appointed of the father.  
 Gal 4:3 Even so we, when we were children, <sup>5316</sup> *were in bondage* <sup>5142</sup> *(become servant)* <sup>5142</sup> *under* <sup>5142</sup> *of* <sup>5142</sup> *the elements* <sup>5142</sup> *(the judgments)* <sup>5142</sup> *of the world.*  
 → Although the heir is the lord (kyrios) of all (heavenly things), the heir of a child is the same as a servant who is under tutors and governors until the time appointed of the father.  
 → You were servants of the judgments of the world when you were children.  
**The covenants (testaments) – The freewoman by promise vs. The bondwoman in bondage**  
 Gal 4:22 For it is written, that Abraham had two sons, the one by a bondmaid, the other by (of) <sup>5157</sup> *promise*.  
 Gal 4:23 But he who was of the bondwoman was born after the flesh; but he of the freewoman was by (of) <sup>5157</sup> *promise*.  
 Gal 4:24 Which things are an allegory; for these are the **two covenants** (testaments) <sup>5142</sup> *the one from the mount Sinai* <sup>5142</sup> *which gendereth to bondage* <sup>5137</sup> *which is Agar*.  
 Gal 4:25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to **Jerusalem** which now is, and is in bondage with her children <sup>5142</sup> *Gal 4:26 But Jerusalem which is above is free* <sup>5142</sup> *which is the mother of us all*.  
 Gal 4:27 For it is written, *Rejoice, thou barren that bearest not, break forth and cry, thou that travailest not, for the desolate* <sup>5048</sup> *hath many more children* <sup>5042</sup> *than she which hath an husband;* <sup>5435</sup> *Gal 4:28*  
 Now we, brethren, as **Isaac** was, are **the children** <sup>5324</sup> *of promise*.  
 → There are two covenants (testaments) for Abraham's two sons, one of whom was born in earthly Jerusalem after the flesh of a bondwoman (Ishmael) and the other by promise of a freewoman in heavenly Jerusalem (Isaac).  
 (video 7, “The generations of Adam to Abraham + Woman” and video 24, “You are the Holy Jerusalem”)
- The word of promise (Rom 9:9) For this is the word of promise At this time will I come, and Sara shall have a son.) is given to Israel. Who is Israel then?**  
 Rom 9:6 Not as though the word of God hath taken none effect: **For they are not all Israel, which are of Israel:**  
 Rom 9:7 Neither, because they are the seed <sup>5404</sup> *of Abraham, are they all children* <sup>5404</sup> *of God, but in Isaac shall thy seed* <sup>5404</sup> *be called*.  
 Rom 9:8 That is, They which are the children <sup>5404</sup> *of the flesh, these are not the children* <sup>5404</sup> *of God, but the children* <sup>5404</sup> *of the promise* are counted for **the seed**.  
 Gal 3:16 Now to **Abraham** and his **seed** were **the promises** made. He saith not, And to seeds as of many, but **as of one**. And to **thy seed**, which is **Christ**.  
 (Luk 2:11 For unto you is born **Princetown** <sup>5688</sup> *this day in the city of David* <sup>5688</sup> *a Saviour*, which is **Christ the Lord**)  
 → To the woman who have conceived Abraham's seed (the word) <sup>5688</sup> *of promise*, (Rom 9:9) which is the Son of man, submit yourselves unto your own man (husband) who is of the freewoman, **born by promise**, and through the logos of promise you conceived, you woman, will bring forth Christ the Lord, which is the theme of God (video 24, “The house of God (You are the Holy Jerusalem)” and video 16, “All nations (From the Jews to the Gentile nations) 6/10”).
- The woman should be subject to her own man**  
 1Co 11:7 For **a man** <sup>5135</sup> *indeed ought not to cover his head*, forasmuch as he is **the image and glory of God**, but **the woman is the glory of the man**.  
 Eph 5:22 Wives, <sup>5135</sup> *submit yourselves unto your own husbands*, <sup>5135</sup> *as unto the Lord*, <sup>5296</sup> *the head* <sup>5296</sup> *of the church*, and he is **the saviour** <sup>5296</sup> *of the body*.  
 Eph 5:24 Therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands <sup>5415</sup> *in everything*.  
 → Because **a man (husband)** is the image and glory of God, he is the head of the church and the saviour of the body (Eph 5:23, Eph 5:30).  
 → As the church is subject unto **Christ**, so let the **woman** be to your own **man**, in everything. In other words, as the church (those who conceived the theme and the logos of God) are subject unto Christ, the woman (those who conceived the logos of God) should be subject to her own man (the one who conceived the theme of God) in everything.
- Spiritually, Women becomes a son**  
 Gal 4:4 But when the fullness of the time was come, **God** sent forth his **Son**, made of a woman, <sup>5113</sup> *made under the law*,  
 (Rom 1:3 Concerning his **Son Jesus Christ our Lord**, which was made of the seed (sperm) <sup>5109</sup> *of David* according to the flesh.)  
 Gal 4:5 **To redeem them that were under the law**, that we might receive **the adoption of sons** <sup>5206</sup> *Gal 4:6 And because ye are sons* <sup>5207</sup> *God hath sent forth the spirit of his Son into your hearts*, crying, **Abba, Father**.  
 Gal 4:7 Wherefore thou art no more a servant, but **a son**, and if a son, then **an heir of God through Christ**.  
 → But when the fullness of time came, God sent His Son Jesus Christ our Lord, made of the seed of David according to the flesh, and made under the law, to redeem those who were under the law by adopting them.  
 → Through adoption, God has sent the Spirit of His Son into your hearts, allowing you to cry “Abba, Father, allowing you to cry “Abba, Father. You are no longer a servant, but **a son**, the heir of God through Christ.  
 → Spiritually, a woman becomes a son and must remain holy until the days are fulfilled (for details about how the woman becomes son and why the sons of Israel must remain holy until the days be fulfilled (Num 6:5) in order to become perfectin Christ Jesus, refer to “The Hair of the Head”)
- Man - Under grace**  
 Mat 1:19 Then Joseph her husband, being a just (righteous) <sup>5134</sup> *man*, <sup>2Co 5:21</sup> *For he hath made him* <sup>5134</sup> *(Christ)* <sup>5134</sup> *to be sin for us, who knew no sin, that we might be made* <sup>5134</sup> *the righteousness of God* in him (Christ).  
 → **A man** <sup>5435</sup> *of Christ is one who is made righteous of God in Christ* (2Co 5:21) and thus has the seed of Christ and is **holy** <sup>540</sup> *(Mar 6:20)*.
- Eph 5:26 Husbands** <sup>5435</sup> *love your wives*, <sup>5113</sup> *even as Christ also loved the church*, and gave himself for it: <sup>5432</sup> *Eph 5:26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word*, <sup>5432</sup> *Gal 4:7*  
 Gal 4:7 Therefore, you man of Christ, love your woman (wife) who has the logos of God being under tutors and governors until the time appointed of the Father, even as Christ also loved the church and gave himself for it.  
 → Christ will sanctify and cleanse the church with the washing of water by the word (the theme) <sup>5432</sup> *in order to present it to Himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, but be holy without blemish.*
- Men** <sup>5435</sup> *to love their wives* <sup>5113</sup> *as their own bodies*. He that loveth his wife loveth himself.  
 Efn 5:29 For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as **the Lord** <sup>5292</sup> *the church*.  
 Rom 6:9 Knowing that **Christ** being raised from the dead dieth no more, death hath no more dominion over him.  
 Rom 6:10 For in that he died, he died unto sin once, but in that he liveth, he liveth unto **God**.  
 Rom 6:12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof.  
 Rom 6:13 Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but **yield yourselves unto God**, as those that are alive from the dead, and **your members as instruments of righteousness unto God**.  
 Rom 6:14 For **sin shall not have dominion over you: Ye are not under the law, but under grace**.  
 → Man under grace must love the woman who is under the law as he loves his own body as well as his own flesh, which he nourished and cherished in order to grow it into the theme of God (refer to “The Hair of the Head” for details).  
 → Know that Christ was raised from the dead, so that death no longer has dominion over Him, and that Christ died once for sin and was raised from the dead to live for God. Likewise, you are dead to sin and alive to God through Jesus Christ our Lord.  
 → Know that you are members of the body of **Christ**, and that your members as instruments of righteousness unto God.  
 → Sin no longer has dominion over you because you are no longer under the law, but under grace. Therefore, those who are under grace must nourish and cherish those who are under the law, just as the Lord does for the church (man and woman).  
 → We are members of the body of **Christ**, of his **flesh**, and of his **bones** (Eph 5:29).

<sup>892</sup>Video 32. “(Usa ka dakong misteryo) Kristo ug ang Simbahan 1/2.”  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/).







(Pin 21:8) Ang ikaduhang kamatayon

**Pin 21:8** Apan ang mga mahadlok, ug ang dili matinoohon, ug ang mga dulumtanan, ug mga mamumuno, ug mga makihilawason, ug mga salamangkero, ug mga tigsimbag mga diosdios, ug tanang bakakon, makabaton sa ilang bahin diha sa linaw nga nagdilaab sa kalayo ug asupre: nga mao ang ikaduhang kamatayon.

☞ **Pin 21:8** Bang mga mahadlok, dili matinoohon, mga dulumtanan, mga mamumuno, mga makihilawason, mga salamangkero, mga tigsimbag mga diosdios, ug ang tanang mga bakakon adunay ilang bahinsa linaw nga nagdilaab sa kalayo ug asupre, nga mao ang **ang ikaduhang kamatayon**.

→ Kadtong gikan sa simbahan sa Smirna<sup>895</sup> kinsa napakyas sa pagbuntog gihukman sa **ang ikaduhang kamatayon** makabaton ilang bahin sa **ang linaw nga kalayo**.

(Pin 21:9) ① Ang asawa sa Cordero

**Pin 21:9** Ug mianhi kanako ang usa sa pito ka mga manolonda nga may pito ka mga panaksan nga puno sa pito ka katapusan nga mga hampak, ug nakigsulti kanako, nga nagaingon: Umari ka diri, ipakita ko kanimo ang pangasaw-onon, ang iya sa Cordero<sup>6721</sup> asawa.<sup>6135</sup>

☞ **Pin 21:9** TUsa sa pito (7) ka anghel nga adunay pito (7) ka panaksan nga puno sa pito (7) ka kataposang hampak miabot. ug nakigsulti kang Juan, nga nagaingon: Umari ka, ipakita ko kanimo **ang pangasaw-onon, ang asawa sa Cordero.**"

- **Ang Balaan nga Jerusalem - ① Ang asawa sa Cordero**  
- Karon, **ang balaang siyudad, ang Bag-ong Jerusalem**, o ikaw (**ang babaye sa Cordero**) nahimong **ang asawa sa Cordero** sa pagsulod **ang Balaan sa Labing Balaan, ang Balaan nga Jerusalem** diin ang trono sa Dios ug sa Cordero (**Pin 22:1**).<sup>896</sup>

(Pin 21:10-14) Ang Balaan nga Jerusalem (Ang Balaan sa Labing Balaan sa tabernakulo sa Dios)

**Pin 21:10** Ug iya akong gidala sa espiritu ngadto sa dako ug hataas nga bukid, ug gipakita kanako ang dakong siyudad, ang balaang Jerusalem, mikunsad gikan sa langit gikan sa Dios,

☞ **Pin 21:10** Aug iya akong gidala (Juan) sa Espiritu ngadto sa dako ug hataas nga bukid, ug gipakita kaniya ang dakong siyudad, **ang Balaan nga Jerusalem**, pagkanaog<sup>62597</sup> gikan sa langit gikan sa **Dios**.

- **Ang Balaan nga Jerusalem**  
- **Ang asawa sa Cordero** makita sa dako ug taas nga bukid, **ang Balaan nga Jerusalem**, nga mga balay **ang Balaan sa Labing Balaan**. **Ang Balaan nga Jerusalem**, sama sa **Bag-ong Jerusalem**, mikunsad gikan sa langit gikan sa **Dios** saang espiritu.<sup>897</sup>

<sup>895</sup>Tan-awa ang "(**Pin 2:8-11**) (2) Ngadto sa manolonda sa iglesia sa Smirna."

<sup>896</sup>Aron masabtan kon sa unsang paagi ang lain-laing mga himaya gidala ngadto sa templo, tan-awa ang "Ang katawhan sa Dios mosulod sa tabernakulo sa

**Ang Dios, naqdala sa lain-laing mga himaya,**" ug "Gikan sa ubos nga kahimtang nga lawas ngadto sa mahimayaong lawas" gikan sa "(**Pin 21:27**) Kadtong nahisulat sa

**ang Libro sa Kinabuhi sa Cordero,**" dayon sabta ang diagram sa "[Figure 21-2]."

<sup>897</sup>Refer sa **Pin 21:16** aron masabtan nganong ang Balaan nga Jerusalem mao ang "Ang Balaan sa Labing Balaan."

- **Ang Bag-ong Jerusalem** batok sa dakong siyudad sa Babilonia
  - **Tdako siyang siyudad** (ang siyudad sa Vatican, ang siyudad sa mga bigaon sa Simbahang Romano Katoliko diin ang inahan ni *bigaon o ang Papa naqlingkods*) **para sa mga dili balaan** (kadtong mga sakop sa One World Government of the United *Nasud*) **mao ang Babilonia** (diin ang Anti-Kristo naglingkod sa templo (*ang Balaan nga mga santos*) *sa Ginoo, naqpakita sa iyang kauqalingon isip Dios, 2Te 2:4*).
  - Apan **ang templo sa Dios** kayang Balaan nga mga santos anaa sa langit, ug **ang mga asawa sa Cordero** naa sa **ang dakong siyudad** sa langit, nga mao **ang Balaan nga Jerusalem** (Pin 21:10).
  - **Ikaw, ang babaye sa Cordero, ang pangasaw-onon**, miadto sa bukid sa Zion, ang siyudad sa mga buhi **Dios (ang langitnong Jerusalem)**, ug nakaabot sa **ang balaang siyudad, ang Bag-ong Jerusalem** (Pin 21:2), ug nahimong **ang asawa sa Cordero** (Pin 21:9) sa **ang Balaan nga Jerusalem** (Pin 21:9-10).
  - **Ang asawa sa Cordero**, anaa sa dako ug hataas nga bukid sa langit, nga mao **ang dakong siyudad** sa iyang **lumad, balaan nga Jerusalem**, nga nanaug gikan sa langit gikan sa **Dios** nga makita lamang sa espiritu.<sup>898</sup>

- Ang Balaan nga Jerusalem

**Pin 21:11** Nga nagabaton sa himaya sa Dios: ug sa iyang kahayag<sup>G5458</sup> sama sa usa ka bato nga labing bililhon, bisan sama sa usa ka bato nga jasper, tin-aw sama sa kristal;

☞ **Pin 21:11** Pagbaton (ang Balaan nga Jerusalem) **ang himaya sa Dios:** ug ang iyang kahayag sama sa usa ka labing bililhon nga bato, sama sa **usa ka jasper bato**, tin-aw sama sa kristal.

- **Ang Balaan nga Jerusalem**
  - **Ang Balaan nga Jerusalem** adunay himaya sa Dios, nga adunay kahayag sama sa usa ka labing bililhon nga bato sama sa usa ka jasper, tin-aw sama sa kristal.
  - **Usa ka jasper:** lunsay nga bulawan nga sama sa lunsay nga bildo (Pin 21:18)

**Pin 21:12** Ug may usa ka kuta nga daku ug hataas, ug may napulo ug duha ka mga ganghaan, ug sa mga ganghaan napulo ug duha ka mga manolonda, ug ang mga ngalan nahisulat niini, nga mao ang mga ngalan sa napulo ug duha ka mga banay sa mga anak (mga anak nga lalake)<sup>G5207</sup> sa Israel:

**Pin 21:13** Sa sidlakan may tulo ka ganghaan; sa amihanan may tulo ka ganghaan; sa habagatan tulo ka ganghaan; ug sa kasadpan tulo ka ganghaan.

**Pin 21:14** Ug ang kuta sa ciudad may napulo ug duha ka mga patukoranan, ug diha kanila ang mga ngalan sa napulo ug duha ka mga apostoles sa Cordero.

- ☞ **Pin 21:12** Aug ang siyudad (ang Balaan nga Jerusalem) adunay dako ug taas nga paril nga may dose (12) ka ganghaan, ug napulo ug duha (12) ka mga manolonda sa mga ganghaan, ug ang mga ngalan nahisulat kanila, nga mao ang mga ngalan sa napulo ug duha (12) ka banay sa mga anak ni Israel.
- ☞ **Pin 21:13** Tulo (3) ka ganghaan sa sidlakan, tulo (3) ka ganghaan sa amihanan, tulo (3) ka ganghaan sa habagatan, ug tulo (3) ka ganghaan sa kasadpan.
- ☞ **Pin 21:14** Aug ang paril sa siyudad adunay napulog-duha (12) ka mga patukoranan, ug diha kanila ang mga ngalan sa napulo ug duha (12) ka apostoles sa Cordero.<sup>G721</sup>

<sup>898</sup>Video 24. "Ikaw ang Balaan nga Jerusalem (3/3)".

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

- Ang dakong siyudad, ang Balaan nga Jerusalem
  - Adunay dako ug taas nga paril nga adunay 12 ka ganghaan ug 12 ka anghel sa mga ganghaan.
  - Nasulat ba ang ngalan sa 12 ka tribo sa mga anak ni Israel:
    - 3 ka ganghaan sa sidlakan, sa amihanan, sa habagatan, sa kasadpan, sa tinagsatagsa.
- Ang paril sa siyudad adunay 12 ka pundasyon nga adunay mga ngalan sa 12 ka apostoles sa Kordero.

([Pin 21:15-16](#)) Pagsukod sa Balaan nga Jerusalem (Ang Balaan sa Labing Balaan sa tabernakulo sa Dios)

[Pin 21:15](#) Ug siya nga nakigsulti kanako may usa ka tangbo nga bulawan<sup>G2563</sup> sa pagsukod sa ciudad, ug sa mga ganghaan niini, ug sa kuta niini.

[Pin 21:16](#) Ug ang ciudad nahimutang nga kuwadrado, ug ang gitason ingon ka dako sa gilapdon: ug iyang gisukod ang ciudad pinaagi sa tangbo, napulo ug duha ka libo ka estadio.<sup>G4712</sup> Ang gitason ug ang gilapdon (gilapdon)<sup>G4114</sup> ug ang gitason niini managsama.

- ☞ [Pin 21:15](#) Aug siya (ang manulonda) nga nakigsulti kanako adunay usa ka bulawan nga tangbo sa pagsukod sa siyudad, sa iyang mga ganghaan, ug sa iyang paril.
- ☞ [Pin 21:16](#) Aug ang siyudad gipahimutang ingon sa usa ka kuwadrado; ang gitason niini sama ka dako sa iyang gilapdon.

Ug iyang gisukod ang ciudad pinaagi sa tangbo: napulo ug duha ka libo (**12,000**) mga furlong.<sup>899</sup> Ang gitason, gilapdon, ug gitason niini managsama.

→ Ang anghel nga may bulawan nga tangbo nagsukod sa siyudad, mga ganghaan, ug paril.

- Ang gidak-on sa siyudad sa Balaang Jerusalem
  - Ang 1 furlong maoy mga 185 metros: 12,000 \* 185 metros = mga 2,220 ka kilometro (sa gitason, gilapdon, ug gitason).
  - Ang sukod nga 12,000 ang gitason, gilapdon, ug gitason nagtumong sa gidak-on nga makakupot sa tanan sa 12 ka tribo sa mga anak sa Israel (12,000 \* 12), **oang 144,000**.<sup>900</sup>
- Ang orakulo sa templo (Ang Balaan sa Labing Balaan)
  - Sumala sa [1Ha 6:20](#), ang orakulo sa templo (ang kinasulorang lawak sa tabernakulo) sa yuta adunay ang eksakto nga parehas nga gitason, gilapdon, ug ang gitason ingon usa ka hingpit nga cube, susama sa "[Ang Balaan sa mga Balaan](#)" sa langit.
  - Ang orakulo sa templo (ang Balaan sa mga Balaan, [1Ha 6:17-19](#)), nga giandam gamit ang kamot nga anaa sa balay sa Ginoo (o sa tabernakulo sa Dios, [1Ha 6:19](#)) sa yuta, maoy 10 ka siko nga mas gamay ang gitason kay sa **balay ni Jehova** ([1Ha 6:2](#), [1Ha 6:20](#)).

[1Ha 6:2](#) Ug ang balay nga gitukod ni hari Salomon **ang Ginoo**, ang gitason niini kan-uman ka maniko, ug ang gilapdon niini kaluhaan ka maniko, ug ang kahabogon niana katloan ka maniko (**30**) mga maniko.

[1Ha 6:20](#) Ug ang orakulo (ang Balaan sa mga Balaan, ang kinasulorang lawak sa templo o tabernakulo)<sup>H1687</sup>

sa atubangan dwas baynte (**20**) mga maniko sa gitason, ug baynte (**20**) mga maniko sa gilapdon, ug baynte (**20**) mga maniko sa gitason niini: ug iyang gihal-upan kini sa lunsay nga bulawan; ug sa ingon gitabonan ang halaran nga cedro.

<sup>899</sup>Furlong: Usa ka luna o gilay-on nga mga 600 ka pye (185 metros).

"G4712 - estadion - Strong's Greek Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access niadtong Abr 25, 2023.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4712/kjv/tr/0-1/>.

<sup>900</sup>Refer sa [Pin 7:4-8](#).



(Pin 21:17) Pagsukod sa paril sa Balaang Jerusalem

Pin 21:17 Ug iyang gisukod ang kuta niini,  
usa ka gatus kap-atan ug upat ka maniko, <sup>G4083</sup>sumala sa sukod sa usa ka tawo, <sup>G444</sup>sa ato pa, sa anghel.

☞ Pin 21:17 Tug iyang gisukod ang bungbong niini: **144,000 ka maniko**<sup>901</sup> sumala sa sukod sa usa ka tawo, nga mao, sa usa ka anghel.

- Ang pagsukod sa kuta sa 144,000 ka maniko mao ang sukod sa usa ka tawo (nga mao usab ang sukod sa anghel).  
(Pin 7:4 Nadungog ko ang gidaghanon niadtong naselyohan:  
**144,000 sa tanang mga banay sa mga anak sa Israel** giselyohan.)
- Sumala sa 144,000 nga natakpan Pin 7:4, usa (1) ka maniko sa paril sa Balaang Jerusalem katumbas sa usa (1) ka selyado nga anak sa Israel.
- Sa laing pagkasulti, ang unang mga bunga ni Kristo, o ang 144,000, nga nagpuyo sa Balaan sa Labing Balaan sa balay sa GINOO,<sup>902</sup> nga ang matag usa maoy haligi sa templo sa Diyos, ug dili gayod sila mogula niini (Pin 3:12).

(Pin 21:18-20) Bililhong mga bato sa paril sa siyudad

Pin 21:18 Ug ang tinukod sa kuta niini hinimo sa jaspe. <sup>G2393</sup>  
ug ang siyudad putli <sup>G2513</sup>bulawan, sama sa tin-aw (putli) <sup>G2513</sup>bildo.

Pin 21:19 Ug ang mga patukoranan sa kuta sa siyudad gidayandayanan sa (gidayandayanan) <sup>G2885</sup>  
tanang matang sa mahalong mga bato.

Ang nahauna nga patukoranan jaspe, <sup>G2393</sup>  
ang ikaduha, sapiro; <sup>G4552</sup>ang ikatulo, usa ka chalcedony; <sup>G5472</sup>ang ikaupat, usa ka esmeralda; <sup>G4665</sup>

Pin 21:20 Ang ikalima, sardonyx; ang ikaunom, sardio; ang ikapito, krisolito; ang ikawalo, beryl; ang ikasiyam, topasyo;  
ang ikanapulo, usa ka chrysoprasus; ang ikanapulo ug usa, usa ka jacinth; ang ikanapulo ug duha, amethyst.

☞ Pin 21:18 Ug ang tinukod sa kuta bato nga jaspe, ug ang ciudad lunsay nga bulawan, sama sa lunsay nga bildo.

☞ Pin 21:19 Tsiya ang mga patukoranan sa kuta sa ciudad gidayandayanan sa tanang matang sa mahalong mga bato:  
- Ang unang pundasyon: jasper,<sup>903</sup>  
- ang ika-2 nga pundasyon: sapiro,<sup>904</sup>  
- ang ikatulo nga pundasyon: chalcedony,<sup>905</sup>  
- ang ika-upat nga pundasyon: esmeralda.<sup>906</sup>

<sup>901</sup>Cubits: usa ka sukod sa gitag-on nga katumbas sa gilay-on gikan sa lutahan sa siko hangtod sa tumoy sa tunga nga tudlo (ie mga 18 pulgada, (.5 m) apan ang tukma nga gitag-on niini lainlain ug gilalisan). "G4083 - pēchys - Strong's Greek Lexicon (kjb)." Asul nga Sulat nga Bibliya.

Na-access niadtong Abr 25, 2023. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4083/kjb/tr/0-1/>.

<sup>902</sup>Tan-awa ang diagram gikan sa Video 9. "1. Paskuwa."

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-passover-from-ot-to-nt/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-passover-from-ot-to-nt/).

<sup>903</sup>Jasper: usa ka bililhong bato nga lainlaig kolor (kay ang uban purpura, ang uban asul, ang uban berde, ug ang uban kolor sa tumbaga).

"G2393 - iaspis - Strong's Greek Lexicon (kjb)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access niadtong Abr 25, 2023.  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g2393/kjb/tr/0-1/>.

<sup>904</sup>Sapiro: usa ka bililhong bato, tingali ang atong lapis lazuli.

"G4552 - sapphiros - Strong's Greek Lexicon (kjb)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access niadtong Abr 25, 2023.  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4552/kjb/tr/0-1/>

<sup>905</sup>Chalcedony: usa ka bililhong bato sa gabon nga abohon nga kolor, dag-om nga asul, dalag, o purpura.

"G5472 - chalkedōn - Strong's Greek Lexicon (kjb)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access niadtong Abr 25, 2023.  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5472/kjb/tr/0-1/>

<sup>906</sup>Emerald: usa ka transparent nga mahalong bato nga nailhan ilabina sa iyang kahayag nga berde nga kolor.  
"G4665 - smaragdōs - Strong's Greek Lexicon (kjb)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access niadtong Abr 25, 2023.

- ☞ [Pin 21:20](#) -ang ika-5 nga pundasyon: sardonyx,<sup>907</sup>
- ang ika-6 nga pundasyon: sardius,<sup>908</sup>
- ang ika-7 nga pundasyon: chrysolite,<sup>909</sup>
- ang ika-8 nga pundasyon: beryl,<sup>910</sup>
- ang ika-9 nga pundasyon: usa ka topasyo,<sup>911</sup>
- ang ika-10 nga pundasyon: usa ka chrysoprasus,<sup>912</sup>
- ang ika-11 nga pundasyon: usa ka jacinth<sup>913</sup>
- ang ika-12 nga patukoranan: usa ka amatista<sup>914</sup>

([Pin 21:21](#)) 12 ka perlas sa 12 ka ganghaan & purong bulawan nga siyudad

[Pin 21:21](#) Ug ang napulo ug duha ka mga ganghaan napulo ug duha ka mga perlas; ang tagsatagsa ka pultahan maoy usa ka mutya: ug ang dalan sa ciudad lunsay nga bulawan, ingon sa tin-aw nga bildo.

- ☞ [Pin 21:21](#) And napulog duha (12) nga mga ganghaan napulog duha (12) ka perlas: ang matag usa nga ganghaan usa ka perlas.

Aug ang dalan sa siyudad puro nga bulawan, sama sa sihag nga bildo.

- [Ang Balaan nga Jerusalem](#)

-Ang matag usa sa 12 ka ganghaan ginama sa 1 ka perlas, sa kinatibuk-an 12 ka perlas.

([Pin 21:22](#)) [Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan ug ang Kordero](#)

[Pin 21:22](#) Ug wala akoy nakita nga templo didto: para sa Ginoo<sup>G2962</sup> Dios<sup>G2316</sup> Labing Gamhanan<sup>G3841</sup> ug<sup>G2532</sup> ang Kordero (arnion)<sup>G721</sup> mao ang templo niini.

- ☞ [Pin 21:22](#) Ug wala akoy nakita nga templo niini, kay [ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan](#) ug [ang Kordero](#) mao ang templo niini.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4665/kjv/tr/0-1/>

<sup>907</sup>Sardonyx: usa ka bililhong bato nga gimarkahan sa pula nga mga kolor sa carnelian (sard) ug puti sa onyx.

"G4557 – sardonyx – Strong's Greek Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access niadtong Abr 25, 2023.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4557/kjv/tr/0-1/>

<sup>908</sup>Sardius: usa ka bililhong bato diin adunay duha ka matang, ang nahauna gitawag nga carnelian (tungod kay kolor sa unod) ug ang ulahi usa ka sard. "G4556 - sardion - Strong's Greek Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access niadtong Abr 25,

2023.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4556/kjv/tr/0-1/>

<sup>909</sup>Chrysolite: usa ka bililhong bato nga bulawan nga kolor.

"G5555 – chrysolithos – Strong's Greek Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access niadtong Abr 25, 2023.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5555/kjv/tr/0-1/>

<sup>910</sup>Beryl: usa ka bililhong bato nga luspang nga berde nga kolor. "G969 – beryllus – Strong's Greek Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Gi-access

25 Abr, 2023. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g969/kjv/tr/0-1/>

<sup>911</sup>Topaz: usa ka berdeng dalag nga bililhong bato (atong chrysolite). "G5116 - topazion - Strong's Greek Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya.

Na-access niadtong Abr 25, 2023. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5116/kjv/tr/0-1/>

<sup>912</sup>Chrysoprasus: usa ka bato nga berde ang kolor, gikiling sa bulawan, diin gikan ang ngalan niini; kay kini agata sa dughan plato, nga mao ang bato ni Neftali. "G5556 – chrysoprasos – Strong's Greek Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Gi-access niadtong Abr 25,

2023. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5556/kjv/tr/0-1/>

<sup>913</sup>Hyacinth: ang ngalan sa usa ka bulak, usab sa usa ka bililhon nga bato sa parehas nga kolor, usa ka itom nga asul nga nagbitay sa itom.

"G5192 - hyacinthos - Strong's Greek Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access niadtong Abr 25, 2023.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5192/kjv/tr/0-1/>

<sup>914</sup>Amethyst: usa ka bililhon nga bato nga adunay kolor nga violet ug purpura. "G271 - amethystos - Strong's Greek Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat

Bibliya. Na-access niadtong Abr 25, 2023. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g271/kjv/tr/0-1/>

- Ang templo sa Dios  
-Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan<sup>915</sup> ug ang Kordero mao ang templo.

([Pin 21:23](#)) Ang himaya sa Dios (sa templo sa Dios)

[Pin 21:23](#) Ug ang ciudad wala magkinahanglan sa adlaw, ni sa bulan, aron sa pagdan-ag niini; kay ang himaya sa Dios nagpagaan<sup>G5461</sup> kini, ug ang Kordero (arnion)<sup>G721</sup> mao ang kahayag (kandila)<sup>G3088</sup> niini.

☞ [Pin 21:23](#) Tsiya (Balaan) nga siyudad wala magkinahanglan sa adlaw o sa bulan sa pagdan-ag niini, kay ang himaya sa Lakawd pagsidlak niini, ug ang Kordero (arnion)<sup>G721</sup> mao ang kandila niini.

- Ang templo sa Dios  
-Tsiya Cordero (arnion)<sup>G721</sup> mao ang ang kandila gipadan-ag sa himaya sa Dios.  
-Ang asawa sa Cordero anaa sa dako ug hataas nga bukid sa langit, nga mao ang dakong siyudad sa iyang lumad,  
balaan nga Jerusalem,<sup>916</sup> diin ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan (ang Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo) ug ang Kordero (ang kandila nga gipasiga sa himaya sa Dios) mao ang ang templo.<sup>917</sup>

---

<sup>915</sup>Tan-awa ang “[Figure 21-d],” o Video 44. “Ang tagna sa kasulatan (2 Pedro 1) 2/2.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>916</sup> Aron masabtan kon sa unsang paagi ang lain-laing mga himaya gidala ngadto sa templo, tan-awa ang “Ang katawhan sa Dios mosulod sa tabernakulo sa

Ang Dios, nagdala sa lain-laing mga himaya,” ug “Gikan sa ubos nga kahimtang nga lawas ngadto sa mahimayaong lawas” gikan sa “([Pin 21:27](#)) Kadtong nahisulat sa

ang Libro sa Kinabuhi sa Cordero,” dayon sabta ang diagram sa “[Figure 21-2].”

<sup>917</sup>Tan-awa ang “[Figure 21-e],” o Video 24. “You are the Holy Jerusalem (3/3).”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).


[Figure 21-d] Ang mga logo gitipigan, gitagana sa kalayo<sup>918</sup>



<sup>918</sup>Video 44. "Ang tagna sa kasulatan 2 Pedro 1) 2/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).



[Figure 21-e] Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan & Ang Kordero = Ang templo<sup>919</sup>



<sup>919</sup>Video 47. "7. Mga tabernakulo." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/).

(Pin 21:24) ② [Ang mga hari sa yuta](#) & ③ [Ang naluwas nga mga nasud](#)

[Pin 21:24](#) Ug ang mga nasud<sup>G1484</sup> kanila nga nangaluwas magalakaw diha sa kahayag<sup>G5457</sup> niini: ug ang mga hari sa yuta (ang yuta)<sup>G1093</sup> dad-a ang ilang himaya ug kadungganan niini.

☞ [Pin 21:24](#) And [ang mga nasud](#) kanila nga naluwas magalakaw ([sa Dios](#)) [kahayag](#) niini, ug [ang mga hari sa yuta](#) dad-a ang ilang [himaya](#) ug [dungog](#) ngadto niini.

② [Ang mga hari sa yuta](#)

→ Ang mga hari sa yuta nagtumong sa [ang buangbuang nga mga birhen](#) kinsay magdala sa ilang [himaya](#) ug [dungog](#) ngadto sa [templo sa Dios](#) sa Bag-ong Jerusalem.<sup>920</sup>

③ [Ang naluwas nga mga nasud](#)

→ Ang naluwas nga mga nasud nagtumong sa [ang ubang mga birhen](#) kinsa maluwas human sa 1,000 ka tuig sa yuta, ug sila magalakaw sa kahayag sa Dios nga nagasidlak gikan [ang templo](#).

(Pin 21:25-26) ③ [Ang naluwas nga mga nasud](#)

[Pin 21:25](#) Ug ang mga ganghaan niini dili gayud pagasirhan sa maadlaw, kay didto walay gabii.

[Pin 21:26](#) Ug ilang dad-on ang himaya ug kadungganan sa mga nasud ngadto niini.

☞ [Pin 21:25](#) Ug ang mga ganghaan (sa Balaan nga Jerusalem) dili gayud pagasirhan sa maadlaw, kay didto walay gabii.

☞ [Pin 21:26](#) And sila (ang naluwas nga mga nasud) magdala sa ilang [himaya](#) ug [dungog](#) sa [ang mga nasud](#) ngadto niini (ang Balaang siyudad).

→ Ang mga ganghaan sa [ang dakong siyudad sa Balaan sa Labing Balaan](#) dili gayud pagasirhan sa adlaw, aron walay kagabhion o kangitngit sa sulod [ang templo sa Dios](#) sa langitingon [kahayag sa Dios](#) modan-ag sa tibuok adlaw.

→ Walay gabii sa balay sa tabernakulo sa Dios ([Pin 22:14](#)), diin [ang Balaan nga Jerusalem](#) gipapuyo ([Pin 21:2](#)).<sup>921</sup>

[1Ju 1:5](#) Busa kini mao ang mensahe nga among nadungog mahitungod kaniya, ug among gipahayag kaninyo, nga

[Dios](#) mao ang [kahayag](#),<sup>G5457</sup> ug diha kaniya wala gayuy kangitngit.

([Pin 21:27](#)) [Mga ngalan nga nahisulat sa Libro sa Kinabuhi sa Kordero](#)

[Pin 21:27](#) Ug walay bisan unsa nga makasulod niini sa bisan unsa nga mahugaw, ni bisan unsa nga nagabuhat sa dulumtanan, kun nagabuhat ug bakak. kondili sila nga nahisulat sa basahon sa kinabuhi sa Cordero.

<sup>920</sup>Aron masabtan kon sa unsang paagi ang lain-laing mga himaya gidala ngadto sa templo, tan-awa ang “Ang katawhan sa Dios mosulod sa tabernakulo sa


[Ang Dios, nagdala sa lain-laing mga himaya](#),” ug “Gikan sa ubos nga kahimtang nga lawas ngadto sa mahimayaong lawas” gikan sa “([Pin 21:27](#)) [Kadtong nahisulat sa ang Libro sa Kinabuhi sa Cordero](#),” dayon sabta ang diagram sa “[Figure 21-2].”

<sup>921</sup>Tan-awa ang “[Figure 21-2] [Ang bag-ong tabernakulo sa langit ug ang templo sa Dios](#).”

☞ [Pin 21:27](#) Ug walay bisan unsa nga makasulod niini sa bisan unsa nga mahugaw ug magabuhat sa dulumtanan, ug usa ka bakak, apan kadtong nahisulat sa [sa Cordero Libro sa Kinabuhi](#).

→ Ang mga mananaog lamang kansang mga ngalan nahisulat [ang Libro sa Kinabuhi sa Cordero](#) makasulod sa [ang templo sa Dios](#).

[Figure 21-1] Kon sa unsang paagi ang katawhan sa Diyos makasulod sa tabernakulo sa Diyos<sup>922</sup>



-[Gikan sa ubos nga kahimtang nga lawas hangtod sa mahimayaong lawas](#)

- (a)+(b) **Ang 1st Harvest** (ang 144,000) + (c) **Ang 2nd Harvest** (ang mga santos sa Dakong Kasakitan)

→ [Ang Manluluwas, ang Ginoong Jesu-Kristo](#), kinsa ni [ang Kordero](#) (arnion)<sup>G721</sup> (o [Kristo](#)),<sup>923</sup> magbag-o sa atong ubos nga kahimtang nga lawas, aron kini maumol sama sa Iyaha [mahimayaong lawas](#).

[Fl 3:20](#) Kay ang atong pagkinabuhi didto sa langit; diin usab kita mangita [ang Manluluwas, ang Ginoong Jesu-Kristo](#):

[Fl 3:21](#) Kinsa ang magbag-o sa among daotan (ubos nga kahimtang)<sup>G5014</sup> [lawas](#), aron kini maumol sama sa<sup>G4832</sup> Iyang

[mahimayaong lawas](#), sumala sa buhat diin siya makahimo bisan sa pagbuntog sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon.

- Wala kamo gitubos sa madunot nga mga butang gihatag gikan sa inyong mga amahan, apan pinaagi sa bililhong dugo sa [Kristo](#), ingon sa [usa ka karnero](#) (amnos)<sup>G286</sup>, walay buling ug buling, o ang mga logo, nga gitanyag sa sinugdan ug uban pa [Dios](#), ug kaniadto [Dios](#). Kini [nating karnero](#) (amnos)<sup>G286</sup> gi-orden nang daan kaniadto [ang pundasyon sa kalibutan](#), ug usa ka pakigsaad tali sa [Dios](#) ('['ēlōhīm](#)) ug si Abraham gipamatud-an ni [Dios](#)<sup>G2316</sup> sa [Kristo](#).<sup>924</sup>

[Hesus](#), nga gihalad ingong halad-nga-sinunog ingong [usa ka laking karnero](#) ('ayil, [Gen 22:13](#)),<sup>H352</sup> mianhi sa kalibutan ingon [usa ka karnero](#)<sup>G286</sup> sa [Dios](#) ([Juan 1:29](#)) ug nahimong [usa ka Kordero](#) (arnion)<sup>G721</sup> (o [Kristo](#), [1Pe 1:19](#)) ug gipadayag niining kataposang mga panahon alang kanato, ingon [ang Ginoo](#) ug [Manluluwas Jesukristo](#) ([Dios](#)) [Labing Gamhanan](#) ([1Pe 1:20](#)).

<sup>922</sup>Gikuha gikan sa "[Figure 10-2] The 3 Harvests & The 4 Watches."

<sup>923</sup>Tan-awa ang "Ang Ginoo nga Labing Gamhanan, [Pin 1:8](#) & Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan, [Pin 4:8](#)".

<sup>924</sup>Tan-awa ang "([Pin 5:7-14](#)) [Ang Balaan nga mga santos](#) (ang mga natulog pinaagi ni Jesus diha kang Kristo) qihimo nga mga hari ug mga pari ngadto sa Dios."

[Usa ka laking karnero](#)<sup>H352</sup> → usa ka karnero (Jesus)<sup>G286</sup> → usa ka Kordero (arnion)<sup>G721</sup> (o [Kristo](#))<sup>924</sup> (Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo) → Dios nga Labing Gamhanan



Pinaagi Kaniya, mituo ka **Dios**, nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay ug naghatag kaniya ug himaya, aron ang inyong pagtoo ug paglaum maanaa **Dios**.<sup>925</sup>

- Whimungaan **Kristo**, amua **kinabuhi**, mopatim-aw, kadtong mga mananaug nga nabawtismohan ngadto sa **Kristo** and gisul-ob **Kristo** ([Gal 3:27](#)), magpakita usab uban Kaniya sa **himaya** pinaagi sa Espiritu sa **kinabuhisa Kristo**.

[Col 3:4](#) *Kanus-a **Kristo**, kinsa ang atong **kinabuhi**, magpakita, unya magpakita usab kamo uban kaniya sa **himaya**.*

-Ang katawhan sa Diyos mosulod sa tabernakulo sa Diyos, nga magdala ug lain-laing mga himaya<sup>926</sup>

① [Ang 144,000](#) ([ang maalamon nga mga ulay](#), [Pin 21:9](#)) anaa sa dakong siyudad sa Balaang Jerusalem diin ang himaya sa Diyos nagdan-ag niini.

→ Sa [Pinadayag 21](#), [ang pangasaw-onon](#) ([ang maalamon nga birhen](#)) [gihulagway nga Jerusalem](#) ([1Co 3:16](#)), usa ka siyudad nga gibutang sa langit

**Jerusalem** (o Bukid sa Zion) nga nakadawat sa kahayag sa **Dios**, [mausab ngadto sa ang bag-ong Jerusalem](#), ug dayon ngadto sa

[ang dakong siyudad](#), [ang balaan nga Jerusalem](#), diin [ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan](#) [ug ang Korderomao ang temploniini](#) ([Pin 21:22](#)).

- Ug wala nay tunglo o gabii, busa dili na sila magkinahanglan ug kandila o kahayag sa adlaw o sa kahayag bulan, kay [ang Korderomao ang ang kandila](#) sa siyudad, [shining kahayag sa Dios](#).

② [Ang mga hari sa yuta](#) ([ang buangbuang nga mga birhen](#), [Pin 21:24](#)) magdala sa ilang [himaya](#) ug [dungog](#) ngadto sa templo sa Dios sa Bag-ong Jerusalem.

→ Ang buangbuang nga mga ulay mao kadtong walay bisan unsa **lana** uban kanila sa dihang ang Anak sa Tawo mianhi, ug tungod kay dili pa sila andam, nagpabilin sila sa yuta hangtod sa 2nd rapture.

③ [Ang naluwas nga mga nasud](#) ([ang ubang mga birhen](#), [Pin 21:24-26](#)) mao kadtong naluwas human sa 1,000 ka tuig sa yuta.

→ Ang uban sa mga patay gikan sa mga naluwas nga mga nasud moabut sa **kinabuhi** pagkahuman sa 1,000 ka tuig, ug adunay ilang [unang pagkabanhaw](#).<sup>927</sup>

→ Ang naluwas nga mga nasud magalakaw [kahayag sa Dios](#) nga nagasidlak sa tabernakulo sa Dios, diin **Dios nagpuyo uban sa tanan**

---

<sup>925</sup>Refer to "[\(Pin 6:1-2\) Ang pag-abli sa unang selyo \(usa ka puti nga kabayo\)](#)."

<sup>926</sup>Tan-awa ang "[Figure 21-2]." Aron masabtan kon sa unsang paagi ang lain-laing mga himaya gidala ngadto sa templo, tan-awa ang "[Ang katawhan sa Diyos maoy](#)

[pagsulod sa tabernakulo sa Dios, nga nagdala sa lain-laing mga himaya](#)," ug "Gikan sa ubos nga kahimtang nga lawas ngadto sa mahimayaong lawas" gikan sa

"[\(Pin 21:27\) Kadtong nahisulat sa Libro sa Kinabuhi sa Kordero](#)," dayon sabta ang diagram sa "[Figure 21-2]."

<sup>927</sup>Tan-awa ang "[\(Pin 20:5-6\) Ang unang pagkabanhaw \(Ang ika-3 nga ani sa ika-4 nga pagbantay\)](#)."

sa **lyang mga tawo**, sa ingon nagtuman **saad sa Ginoo** sa [Ezequiel 37:27](#) ug [2 Corinto 6:16](#).<sup>928</sup>


- Sa dihang ang tanan **katawhan sa Diyos** nakasulod sa tabernakulo sa Dios, [Eze 37:27](#) matuman:

*“Ang akong tabernaculo magauban usab kanila  
(and Ako magapuyo diha kanila, ug magalakaw diha kanila):  
Oo, Ako mahimong ilang Dios,  
uqsila mahimong akong katawhan.”*

---

<sup>928</sup>Tan-awa ang “[Figure 21-f],” o Video 48. “8. Hanukkah.”  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

[Figure 21-2] Ang bag-ong tabernakulo sa langit & Ang templo sa Dios





## Kapitulo 22

(Pin 22:1) Ang trono sa Diyos ug sa Kordero (Usa ka putli nga suba sa tubig sa kinabuhi)

**Pin 22:1** Ug iyang gipakita kanako ang usa ka lunsay nga suba sa tubig sa kinabuhi, tin-aw sama sa kristal, nga nagagikan sa trono sa Dios ug sa Cordero.<sup>G721</sup>

☞ **Pin 22:1** Aug iyang gipakita kanako ang usa ka lunsay nga suba sa tubig sa kinabuhi, tin-aw sama sa kristal, nagapadayon gikan sa trono sa **Diosug saang Kordero**.

→ Ang usa ka lunsay nga suba sa tubig sa kinabuhi migula gikan sa trono sa Dios ug sa Cordero sa Balaan sa Labing Balaan.

(Pin 22:2) Ang kahoy sa kinabuhi (mitubo gikan sa lunsay nga suba sa tubig sa kinabuhi)

**Pin 22:2** Sa taliwala sa dalan niini, ug sa masigkakilid sa suba, didto ang kahoy sa kinabuhi, nga namunga ug napulo ug duha ka sari sa mga bunga, ug nagahatag sa iyang bunga kada bulan. ug ang mga dahon sa kahoy kay para (sa)<sup>G1519</sup> ang pag-ayo (pag-alagad sa panimalay)<sup>G2322</sup> saang mga nasud.<sup>G1484</sup>

☞ **Pin 22:2** Akosa taliwala sa dalan niini (**ang balaang siyudad**), ug sa matag kilid sa suba, anaa **ang kahoy sa kinabuhi**, nga nanganak og dose (**12**) **mga prutas**, ang tagsa ka kahoy nagapamunga kada bulan. **Ang mga dahon sa kahoy** mag-alagad sa panimalay sa mga nasud.

→ Ang kahoy sa kinabuhi (mitubo gikan sa lunsay nga suba sa tubig sa kinabuhi) sa matag kilid sa suba sa siyudad susama sa **duha ka kahoy nga olibo** (duha ka saksi sa **Zac 4**) tkalo gipakaon sa ginoo (**'ādōn**)<sup>H113</sup> **sa tibuok yuta**, nagbubo sa baha sa purong bulawan nga lana gikan sa mga sanga sa mga uhay sa trigo, nga nagdala sa mga dahon sa pag-alagad sa panimalay sa mga nasud.<sup>930</sup>

(Pin 22:3-4) Ang mga alagad sa Diyos makakita sa nawong sa Diyos (Ang adlaw sa Diyos)

**Pin 22:3** Ug wala nay tunglo: apan ang trono sa Dios ug sa Cordero anaa niini; ug sa iyang mga alagad<sup>G1401</sup> magaalagad kaniya:  
**Pin 22:4** Ug sila makakita sa iyang nawong; ug ang iyang ngalan anha sa ilang mga agtang.

☞ **Pin 22:3** Aug wala nay tunglo, apan **ang trono sa Dios** ug **sa Kordero** maana niini, ug ang iyang mga alagad (ang mga alagad sa Dios) magaalagad kaniya (Dios).  
☞ **Pin 22:4** Ug sila makakita sa iyang nawong, ug ang iyang ngalan anha sa ilang mga agtang.

→ Usa ka ngalan ang nahisulat sa ulo sa **ang Ginoong Dios**<sup>931</sup> nga walay tawo nga nakahibalo gawas sa iyang kaugalingon (**Pin 19:12**)

apantalagad siya sa **Dios** makakita sa **Dios** nawong, ug **sa Dios** ang ngalan anha sa ilang mga agtang.

*Pin 7:3 nag-ingon, "Ayaw pasakitisa yuta, sa dagat, o sa mga kahoy  
hangtod naa mi **giselyohan** ang mga alagad sa atong **Dios** sa ilang mga agtang."*

<Ang adlaw sa Dios>

\* Nakuha gikan sa "[3] 70 ka semana ni Daniel."

<sup>930</sup>Nakuha gikan sa **Pin 11:3-4**.

<sup>931</sup>Refer sa **Pin 19:11**.

|   |   |   |   |                             |
|---|---|---|---|-----------------------------|
| Abomination (AOD)                                   | The day of the Lord Jesus<br>(Rev 14:12-13) | The day of the Lord<br>Wrath of God (WOG) | Day of Christ                           | The day of God              |
|   |   |   | The Garden of Eden                      |                             |
|   |   |   | 1,000 years                             | ∞                           |
|   |   |   | On the ground                           | In heaven                   |
| Great Tribulation<br>Daniel's 2nd half of 70th week |   |   | Heavenly Jerusalem                      |                             |
| Abomination (AOD)                                   | The hour of temptation (Rev 3:10)           | Wrath of God (Rev 16)                     | Armageddon<br>Mount Zion<br>(Heb 12:22) | God's paradise<br>(Rev 2:7) |
|   |   |   | New Jerusalem                           | Holy Jerusalem              |

-**Ang adlaw sa Dios** nagtumong sa adlaw nga **Dios** magapuyo ug magalakaw diha sa Iyang katawhan (ang mga anak sa Dios) ug mahimong ang

**Dios** sa Iyang katawhan ([2Co 6:16](#) *Ako magapuyo diha kanila, ug magalakaw diha kanila; ug ako mahimong ila Dios, ug sila mamaako mga tawo.*) saang tabernakulo sa Dios.

[2Pe 3:12](#) Nagahulat ug nagadali sa pag-abut sa **ang adlaw sa Dios**, diin anaa ang mga langit **kalayo** matunaw, ug ang mga elemento (ang sukaranan) <sup>G4747</sup> matunaw (mahimong **likido**) <sup>G5080</sup> uban sa grabe nga kainit?

[2Pe 3:13](#) Bisan pa niana kami, sumala sa iyang **saad**, pangitaa **bag-ong mga langit** (plural) <sup>G3772</sup> **ug usa ka bag-ong yuta** (singular), <sup>G1093</sup> diin nagapuyo **pagkamatarong**. <sup>G1343</sup>

[2Pe 3:14](#) Busa, mga hinigugma, kay nagapaabut kamo sa maong mga butang, pagmakugihon aron kamo makaplagan niya diha sa kalinaw, walay buling, ug walay ikasaway. <sup>G298</sup> (**walay ikasaway** hangtud sa katapusan, o hangtud sa adlaw sa atong **Ginoong Jesukristo**, [1Co 1:8](#))

[2Pe 3:15](#) Ug isipa nga ang pagkamaintuson sa atong **Ginoomao** ang **kaluwasan**; maingon nga ang atong hinigugmang igsoon nga si Pablo, sumala sa kaalam nga gihatag kaniya,

gisulat kaninyo;

(**Tlogo niya** mahimong **ang rhema**)

- Sa pag-abot sa **ang adlaw sa Dios**, ang kalangitan matunaw sa **kalayo** ([2Pe 3:12](#)), ug ang mga sukaranan sa kalibutan (**ang mga logo**, [Gal 4:3](#)) matunaw ug mahimong likido (**ang rhema**, usa ka lunsay nga suba sa tubig, [Pin 22:1](#)) nga adunay grabe nga kainit. <sup>932</sup>
- Apan sumala sa Iyang **saad**, ikaw mahimong hingpit pinaagi sa **ang rhema sa Dios** sa Bag-ong mga langit ug sa yuta, diin nagapuyo ang pagkamatarung. <sup>933</sup>

([Pin 22:5](#)) Ang mga alagad sa Diyos maghari hangtod sa kahangtoran

[Pin 22:5](#) Ug walay gabii didto; ug wala sila magkinahanglan og kandila, <sup>G3088</sup> ni kahayag sa adlaw; kay ang Ginoong Dios naghatag <sup>G5461</sup> sila kahayag: <sup>G5461</sup> ug sila magahari hangtud sa kahangtoran.

☞ [Pin 22:5](#) Ug walay gabii didto:

Wala sila magkinahanglan og kandila o kahayag sa adlaw, kay **ang Ginoong Dios** naghatag kanila og **kahayag**.

Aug sila maghari hangtud sa kahangtoran.

→ **Ang Ginoong Dios** naghatag ug suga sa mga alagad sa **Dios** ([Pin 22:3](#)) sa Balaan nga Jerusalem ug sila maghari hangtod sa kahangtoran.

([Pin 22:6](#)) Ang mga logo (Matinud-anon ug tinuod)

[Pin 22:6](#) Ug siya miingon kanako: Kini nga mga pulong (logos) <sup>G3056</sup> mga matinud-anon ug tinuod: ug ang Ginoo, ang Dios sa balaang mga propeta, nagpadala sa iyang anghel

<sup>932</sup>Video 32. "(Usa ka dakong misteryo) Kristo ug ang Simbahan 1/2."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/).

<sup>933</sup>Para sa Bag-ong langit ug yuta, tan-awa ang "([Pin 21:1](#)) *Usa ka Bag-ong langit ug Usa ka Bag-ong yuta.*"



sa pagpakita sa iyang mga alagad (plural)<sup>G1401</sup> ang mga butang nga kinahanglan buhaton sa dili madugay.

☞ [Pin 22:6](#) Tunya siya (ang anghel) miingon kang Juan, “Kini sila **mga logo** matinud-anon ug tinuod.”  
Ug **ang Ginoong Dios** sa **balaang mga propeta** nagpadala sa Iyang anghel  
sa pagpakita sa Iyang mga alagad sa mga butang nga kinahanglan pagabuhaton sa dili madugay.

-**Ang mga logo & ang rhema sa Dios**<sup>934</sup>

- **Dios** mihatag **ang Pagpadayag ni Jesukristo** kang Juan ug gipadala ang Iyang anghel ngadto sa Iyang sulugoon **Juan** nga nagsaksi sa **ang mga logo** sa **Dios** (o **Jesukristo**), aron ipakita sa Iyang mga sulugoon ang mga butang nga kinahanglan mahitabo sa dili madugay **(ang rhema sa Dios)**.<sup>935</sup>

[Exodo 23:20](#) “Tan-awa, **Nagpadala ako ug Anghel sa imong atubangan**, aron sa pagbantay kanimo sa dalan,

ug sa pagdala kanimo ngadto sa dapit nga akong giandam.”

- **God** nagpadala sa anghel sa **tsiya GINOO nga Dios** (**Kristo**, [Pin 4:8](#))<sup>936</sup> sa **Balaang mga propeta**, sa imong atubangan **aron ipakita kanimo** nga **ang Ginoong Jesu-Kristo** mao **ang ang Anak sa Dios**, ug sa pagbantay kaninyo diha sa dalan alang sa mga butang nga kinahanglan nga sa dili madugay mahitabo, ug sa pagdala kaninyo ngadto sa dapit nga Iyang giandam.<sup>937</sup>

→ Kini nga pagpadayag sa **Jesukristo**, nga ginawali kaninyo pinaagi sa ebanghelyo ni **Jesukristo**, mao ang **“ang rhema sa Ginoo,”** ug kini **mga logo** matinud-anon nga matuman.

[\(Pin 22:7\)](#) Itago ang mga logo sa propesiya niini nga Libro (Ako moabut sa madali)

[Pin 22:7](#) Ania karon, moanhi ako sa madali: bulahan siya nga nagabantay sa mga pulong (ang logos)<sup>G3056</sup> sa tagna niini nga basahon.

☞ [Pin 22:7](#) Behold, **dali ra ko!** Bkubos ang nagabantay **ang mga logo** sa tagna niini nga basahon.

- **Ang** imong kalagiputli sa kamatuoran pinaagi sa **ang Espiritu**, ug natawo ka pag-usab sa dili madunot nga binhi, **ang mga logo sa Dios** nga buhi ug nagpabilin hangtod sa kahangtoran.

→ Kini **rhema** sa **ang Ginoo** (ang bunga sa **ang mga logo**: bunga sa **ang mga matarong** + ang bunga sa **ang espiritu**)  
**makapahimo** kanimo nga mainiton **gugmauban** sa usag usa **usa ka putli nga kasingkasing**.<sup>938</sup>

<sup>934</sup> Nakuha gikan sa [Pin 1:1](#).

<sup>935</sup> [Pin 22:6](#), tan-awa ang “[Figure 1-a]” o Video 15. “The Gospel of the logos of God.” [therhemaofthelord.com/the-gospel/15/](http://therhemaofthelord.com/the-gospel/15/).

<sup>936</sup> Nakuha gikan sa “([Pin 6:7-8](#)) *Ang pag-abli sa ika-4 nga selyo (usa ka berdeng kabayo: Kamatayon & Impiyerno).*”

→ **Ang GINOONG Dios** ([Deu30:20](#)) imong **kinabuhi** diin kamo kinahanglan nga moipon. Sa NT, **Kristo** mao ang atong **kinabuhi** ([Col 3:4](#)) kinsa ni **ang Ginoo** (kyrios)<sup>G2962</sup> gikan sa langit, ang atong bugtong **ginoo** (despotēs) **Dios**<sup>G2316</sup> kinsa ang atong **Ginoong Jesukristo** ([Jde 1:4](#)).

Tbusa, pagpili **kinabuhi** (**Kristo**) pinaagi sa pagsunod sa Iyang tingog ug paghawid Kaniya.

<sup>937</sup> Video 28. “Ang bunga sa Espiritu.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/).

<sup>938</sup> Video 20. “(Usa ka hait) Sakuban, Espada, ug Espada nga Duha ang sulab.”

[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).



[\(Pin 22:8-9\)](#) Ang manulonda maoy isigkaalagad ni Juan, mga igsoon, ug mga propeta

[Pin 22:8](#) Ug ako nga si Juan nakakita niining mga butanga, ug nakadungog niini. Ug sa diha nga ako nakadungog ug nakakita,

Nagluhod ako sa pagsimba sa atubangan sang mga tiil sang anghel nga nagpakita sa akon sining mga butang.

[Pin 22:9](#) Unya miingon siya kanako: Tan-awa nga dili nimo kini buhaton: kay ako imong masigkaulipon, ug sa imong mga igsoon nga mga manalagna.

ug kanila nga nagabantay sa mga pulong (ang logos)<sup>G3056</sup> niini nga libro: pagsimba **Dios**.

☞ [Pin 22:8](#) Karon ako, **Juan**, nakakita ug nakadungog niining mga butanga. And sa diha nga ako nakadungog ug nakakita,

Nagluhod ako sa pagsimba sa atubangan sang mga tiil sang anghel nga nagpakita sa akon sining mga butang.

☞ [Pin 22:9](#) Then siya (ang anghel) miingon kanako,

"Ayaw na buhata. Ako mao ang imong masigkaulipon, ug sa imong mga igsoon nga mga manalagna, ug sa mga nagbantay **ang mga logo** niini nga libro. Pagsimba **Dios**."

→ Ang mga masigkaulipon, mga igsoon, ug mga propeta nagabantay **ang mga logosa basahon sa pagpadayag** ug pagsimba **Dios**.

- **Mga isigka-alagad, mga kaigsoonan, ug mga propeta**

→ Ang anghel (ni Jesus, [Pin 22:16](#)) nga nagpakita kang Juan mahitungod sa mga butang nga kinahanglang mahitabo sa dili madugay, iyaha

**masigkaulipon, mga igsoon**,<sup>939</sup> ug mga propeta.

→ Matikdi: Ang isigkaulipon ug mga igsoon mao "ang mga propeta," ug usa kanila mao ang anghel ni Jesus

nga nagpakita kang Juan mahitungod sa mga butang nga umalabut.

[\(Pin 22:10\)](#) Pagtangtang sa selyo sa mga logo sa tagna niini nga basahon

[Pin 22:10](#) Ug siya miingon kang Juan, Ayaw pagsilyi sa mga pulong (ang logos)<sup>G3056</sup> sa tagna niini nga basahon: kay ang panahon haduol na.

☞ [Pin 22:10](#) Ug siya (ang anghel) miingon kang Juan,

"Ayaw **selyoang mga logosa tagna niini nga basahon**, alang sa **ang panahon haduol na**."

- Ang liso sa pan mao ang unod sa **ang Anak sa tawo**, kinsa **ang mga logo**. Aron makabaton **kinabuhi**, kinahanglan nimong kan-on ang Iyang unod (pagdawat **ang mga logo**), nga mao **ang espirituhanong karne**, ug moinom sa Iyang dugo (makadawat **ang rhema**) nga mao **ang espirituhanong ilimnon**.<sup>940</sup>
- **Ang mga logo sa Dios** nga nahimong buhing bato mao **sa Ginoodili madunot nga lawas**, ug ang usa nga adunay usa ka dakung espada mao **Jesukristo amua Ginoo**, pinaagi kang kinsa **Dios nabanhawang mga logo sa Dios** diha kanimo ngadto **ang rhema sa Dios**.
- † **Jesukristo** (ang buhi nga pan nga nanaug gikan sa langit, [Juan 6:51](#)), kinsa **Dios adunay giselyohansa ang Anak sa tawo** hangtod sa kataposang mga panahon ([Juan 6:27](#)), mao ang mianhi sa kalibutan aron sa pagkuha (dunot) kalinaw gikan sa yuta.

<sup>939</sup>Tan-awa ang "[Pin 6:11](#)."

- Ang mga masigkaalagad maoy matinumanong mga ministro ni Kristo diha sa Ginoo (kyrios)<sup>G2962</sup> sama kang Epafras<sup>G1889</sup> ([Col 1:7](#), [Col 4:7-12](#), [Flm 1:23](#)).

- Ang mga igsoon mao kadtong nakadawat sa espiritu sa panagna ug nagpamatuod ni Jesus.

<sup>940</sup>Video 26. "Ang Paskuwa sa Ginoo (Ang Bag-ong Tugon)."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-passover-the-new-testament/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-passover-the-new-testament/).

(Pin 22:11) Matarong (balaan) batok sa Dili matarong (dili balaan)

[Pin 22:11](#) Siya nga dili makiangayon, <sup>G91</sup>pasagdi siya nga dili makiangayon <sup>G91</sup>sa gihapon: <sup>G2089</sup>ug siya nga mahugaw, pasagdi gihapon siya nga mahugaw.  
ug siya nga matarong, <sup>G1344</sup>pahimoa siya nga matarung sa gihapon: ug siya nga balaan, magbalaan gihapon siya.

- ☞ [Pin 22:11](#) Pasagdi nga ang dili matarong, magpadayon sa pagkadili-matarong; ug ang usa nga mahugaw, magpadayon nga mahugaw; and himoa nga ang usa nga matarung, magpadayon sa pagkamatarong; ug ang usa nga balaan, magpadayon sa pagkabalaan.
- [Kay bisan unsa ang ipugas sa tawo, mao usab ang iyang anihon \(Gal 6:6-8\)](#)  
→ Ang magapugas alang sa iyang unod, gikan sa unod magaan ug pagkadunot.  
→ Siya nga nagpugas (**ang mga logo**) sa **ang Espiritu** kabubut-on sa Espiritu magaan **kinabuhing walay katapusan (ang rhema)**.
- **Itudlo sa ang mga logo**  
[Gal 6:6](#) Pasagdi siya nga natudloan sa pulong (**ang mga logo**) <sup>G3056</sup>  
*makiq-ambit kaniya nga nagatudlo sa **tanang maayong butang**.*  
[Gal 6:7](#) Ayaw kamo palimbong; **Dios** wala qibiybiay: **kay bisan unsa ang ipapugas sa tawo, mao usab kana ang iyang anihon**.  
[Gal 6:8](#) Kay ang magapugas alang sa iyang unod, gikan sa unod magaan siya ug pagkadunot; apan siya nga nagapugas sa **ang Espiritu** kinahanglan sa **ang Espiritu** mag-ani **kinabuhing walay katapusan**.

(Pin 22:12-13) Ang pag-abot ni Ginoong Jesu-Kristo ug ang Iyang ganti

[Pin 22:12](#) Ug, tan-awa, Ako moanhi sa madali; ug ang akong balus ania uban kanako, sa paghatag sa matag tawo sumala sa iyang buhat.  
[Pin 22:13](#) Ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan, ang nahauna ug ang katapusan.

- ☞ [Pin 22:12](#) “Ug tan-awa, **dali ra ko**,  
ug **Akong ganti** uban Kanako, sa paghatag sa matag tawo sumala sa iyang buhat.”
- ☞ [Pin 22:13](#) “Ako mao **Alpha** ug **Omega**, **ang sinugdanan** ug **ang katapusan**, **ang una** ug **ang katapusan**.”

→ Si Juan nagsaksi sa **ang mga logo sa Dios**, **ang Pagpadayag ni Jesukristo**, ngadto sa pito ka simbahan sa ibutyag kana **ang Ginoong Jesu-Kristo**, ang gamot ug ang kaliwat ni David, gihimo sa kaliwat ni David sumala sa unod.

→ Kini **Ginoong Jesukristo** mao ang **Alpha** ug **Omega**, **ang sinugdanan** ug **ang katapusan**, **ang una** ug **ang**

**katapusan**,

ug **Moabot siya dayon** ug gantihan ang matag tawo sumala sa ilang mga buhat.<sup>941</sup>

- † **Ang Ginoo** magpakita niadtong nahigugma sa Iyang pagpakita aron ihatag kanila **ang purong purong sa pagkamatarong** niadtong adlaw (2Ti 4:8). Gihatag na **usa ka koronasa himaya** makaplagan diha sa dalan sa pagkamatarong, **ang rhema** magpakita sa mga mituo **Hesus** mao ang **ang Anak sa Dios**.<sup>942</sup>  
**Ang Ginoo** magatukod sa inyong mga kasingkasing nga dili mabasol sa pagkabalaan kaniadto **Dios** amua **Amahans** sa pag-abot sa atong **Ginoong Jesukristo** uban sa tanan niyang balaan nga mga santos ([1Te 3:13](#)), ug usbon ang atong daotan (ubos nga kahimtang) nga lawas ngadto sa

<sup>941</sup>Nakuha gikan sa [Pin 1:18](#), o Video 28. “Ang bunga sa Espiritu.”  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/).

<sup>942</sup>Refer sa [Pin 6:2](#) alang sa mga detalye.

mahimayaong lawas sa [ang Manluluwas, ang Ginoong Jesu-Kristo](#),<sup>943</sup> kinsa niang [Kordero, si Kristo \(Fl 3:21\)](#).<sup>944</sup>

[\(Pin 22:14\)](#) Ang mga ganghaan sa balay sa tabernakulo sa Dios

[Pin 22:14](#) Bulahan sila nga nagabuhat sa iyang mga sugo, aron sila makabaton sa katungod (awtoridad)<sup>G1849</sup> ngadto sa kahoy sa kinabuhi, ug makasulod agi sa mga ganghaan ngadto sa ciudad.

[Pin 22:14](#) Bubos ang mga nagabuhat sa Iyaha [mga sugo](#), aron sila adunay katungod sa [ang kahoy sa kinabuhi](#), ug mahimong mosulod pinaagi sa [ang mga ganghaan ngadto sa siyudad](#).

- **[Ang mga ganghaan sa siyudad](#)**

-Those nga nagabuhat sa Iyang mga sugo adunay awtoridad sa pagsulod [ang mga ganghaan ngadto sa siyudad](#), nga mao ang [ang mga ganghaan sa balay ni Jehova](#) o [ang balay sa tabernakulo sa Dios](#) ([1Cr 9:23](#)).

[1Cr 9:23](#) Busa sila ug ang ilang mga anak adunay pagdumala sa [ang mga ganghaan sa balay ni Jehova](#), nga mao, [ang balay sa tabernakulo](#), pinaagi sa mga ward.

- † **[Ang mga sugo alang sa Israel](#)**: (1) Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios, (2) Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.

[Deu 6:4](#) Pamati, O Israel: [Ang Ginoo \(Yahweh\)](#)<sup>H3068</sup> amua [Dios \('Elohim\)](#)<sup>H430</sup> usa ra [GINOO \(Yahweh\)](#).<sup>H3068</sup>

[Deu 6:5](#) Ug higugmaan mo [Ang Ginoo \(Yahweh\)](#)<sup>H3068</sup> imong [Dios \('Elohim\)](#)<sup>H430</sup>

sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong kusog.<sup>H3966</sup>

[Deu 6:6](#) Ug kini nga mga pulong ([ang rhema](#)),<sup>H1697</sup> nga qinasugo ko kanimo niining adlaw, maanaa

sa imong kasingkasing:

(1) Ang unang sugo

[Mar 12:29](#) Ug si Jesus mitubag kaniya: Ang nahauna sa tanang mga sugo mao, Patalinghug, Oh Israel; [Ang Ginoo \(kyrios\)](#)<sup>G2962</sup> amua [Dios](#)<sup>G2316</sup> usa ra [Ginoo \(kyrios\)](#)<sup>G2962</sup>:

[Mar 12:30](#) Ug higugmaan mo [ang Ginoo \(kyrios\)](#)<sup>G2962</sup> imong [Dios](#)<sup>G2316</sup>

sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna, ug

sa tibuok mong kusog:

kini mao ang unang sugo.

→ Sa usa ka GINOO (Yahweh) usa ka Ginoo (kyrios).

Busa, ang "paghigugma sa Ginoo nga imong Dios" mao ang "paghigugma sa Usa ka Ginoo"

nga mao ang pagpahayag niana

"Kita (mga anak sa Diyos) anaa (sa) gugma sa Amahang Diyos (ni) Ginoong Jesu-Kristo."<sup>945</sup>

(2) Ang ikaduhang sugo

[Mar 12:31](#) Ug ang ikaduha sama sa, nga mao kini, [Higugmaan mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon](#).

Wala nay laing sugo nga labaw pa niini.

([Si Jhn 15:12](#) Kini mao ang akong sugo, Nga [nahigugma kamo sa usag usa, ingon nga ako](#)

[nahigugma kanimo](#).)

→ [Hesus](#) nagsugo kanimo sa [gugma](#) sa usag usa, ingon nga siya adunay [gihigugma](#) ikaw.

- **[Ang kahoy sa kinabuhi](#)**

<sup>943</sup>Video 45. "6. Pag-ula." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/).

<sup>944</sup>Tan-awa ang "Ang Ginoo nga Labing Gamhanan, [Pin 1:8](#) & Ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan, [Pin 4:8](#)".

<sup>945</sup>Tan-awa ang "Ang paggamit sa ngalan nga "Ang GINOONG Diyos," ubos sa "([Pin 11:10-13](#)) [Ang pagkabanhaw sa 2 ka propeta](#)"

Ang GINOONG Dios gibutangan ug mga kerubin ug [usa ka nagdilaab nga espada](#) sa silangan sa tanaman sa Eden sa dihang Iyang gipapahawa ang tawo, ug [ang nagdilaab nga espada](#) mitalikod sa tanang dalan aron sa pagbantay sa dalan sa [ang kahoy sa kinabuhi](#) ([Gen 3:24](#)).

→ [Ang kahoy sa kinabuhi sa ang tanaman sa Eden](#) anaa sa duha ka kilid sa suba sa taliwala sa dalan sa [ang](#)

[Balaan nga siyudad](#), nga anaa sa taliwala sa paraiso sa [Dios](#).<sup>946</sup>

† [Usa ka mahaitduhay sulab nga espada](#) gikan sa baba sa Anak sa tawo maong ang nagdilaab nga espada nga miliso sa tanang dalan aron sa pagbantay sa dalan sa [ang kahoy sa kinabuhi](#), nga maong ang bunga sa tinago nga manna o [ang rhemasa Ginoo](#), nga ihatag sa [ang mga mananaog](#) mokaon.<sup>947</sup>

† [Kriston](#) amatay aron kita mabautismohan ngadto sa usa [lawas](#) sa usa [Espiritu](#), kon kita mga Judio, mga Griego, mga ulipon, mga gawasnon, mga lalaki, mga babaye, mga Barbaro, o mga Scythian, kay [Dios](#) gipalit sila (mga Judio, mga Griego, ug mga Hentil) sa Iyang dugo. Busa, ang mga magtotoo kinahanglang dili makapasilo niadtong nangita ug ilhanan gikan sa langit, ni niadtong nangita ug kaalam nga wala manaug gikan sa kahitas-an (yutan-on, kinaiyanhon, ug yawan-on), ni ang simbahan sa Dios.<sup>948</sup>

† [Sa usa lawas = Sa usa Espiritu = Sa usa Dios](#)

→ Kung kinsa man ang kaubansa [sa Ginoolawas](#), Judio man o Hentil, usa ka espiritu uban [ang Ginoo](#).<sup>949</sup>  
[Sa usa ka Espiritu](#), kita adunay dalan ngadto sa Amahan, usa [Dios](#), Amahan sa tanan, kinsa maong [usa ka Espiritu](#).<sup>950</sup>

→ Busa, pagmalig-on diha sa usa ka espiritu uban sa usa ka hunahuna diha sa hugot nga pagtuo sa ebanghelyo. ([Si Phl1:27](#)).<sup>951</sup>

[\(Pin 22:15\)](#) [Kadtong anaa sa gawas sa balaang siyudad](#)

[Pin 22:15](#) Kay wala (sa gawas)<sup>G1854</sup> mga iro,<sup>G2965</sup> ug mga salamangkero, ug mga makihilawason, ug mga mamumuno, ug mga tigsimbag mga diosdios, ug bisan kinsa nga nahigugma ug nagabuhat ug bakak.

☞ [Pin 22:15](#) But niadtong kinsa [gawas](#) mga [mga iro](#), ug mga salamangkero ug mga makihilawason ug mga mamumuno ug mga tigsimbag mga diosdios, ug bisan kinsa nga nahigugma sa pagpamakak.

- [Mga gawas](#) nagpasabot niadtong kinsa [gawassa ang mga ganghaan sa balay sa tabernakulo sa Dios](#) ([Pin 22:14](#)).
- [Mga iro](#) mga mamumuhat sa daotan ([Fl 3:2](#)) nga nagyatak sa espirituhanong mga bahandi ilalom sa ilang mga tiil, [Mat 7:6](#)

[\(Pin 22:16\)](#) [Ang Mahayag ug Bitoon sa Kabuntagon \(Ang Ginoong Jesu-Kristo\)](#)

[Pin 22:16](#) Ako si Jesus nagpadala sa akong anghel aron sa pagpamatuod (pagpamatuod)<sup>G3140</sup> [nganha kaninyo kining mga butanga diha sa mga simbahan](#).

<sup>946</sup>Nakuha gikan sa [Pin 2:7](#), o video 20, "(Usa ka hait) Sakuban, Espada, ug Espada nga Duha ang sulab."

<https://therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/>

<sup>947</sup>Refer sa [Pin 1:16](#) & [Pin 2:17](#), i-refer sa video 23, "The bread, The manna, & The hidden manna", video 24, "The house of God ([Genesis 28](#))", video 28, "Ang bunga sa Espiritu" ), <https://therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/>

<sup>948</sup>Video 16, "The Gentiles, All nations (The salvation of God to all) 8/10." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>949</sup> [Efe 4:4, 1Co 6:17, 1Co 12:13](#).

<sup>950</sup> [Efe 2:18, Si Jhn4:24, Efe 4:6](#).

<sup>951</sup>Video 39. "Ang pagkabanhaw sa mga patay." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

Ako mao ang gamot ug ang kaliwat ni David, ug ang bitoon sa kabuntagon nga masanag.

☞ [Pin 22:16](#) Ako, **Hesus**, nagpadala sa Akong anghel sa **saksi** kaninyo niining mga butanga diha sa mga simbahan. Akoam **ang ugatug ang Kaliwat ni David, ang Brightug Morning Star**.

- Pagkakita sa anghel sa **ang Ginoo** (Yahweh)<sup>H3068</sup> nakakita **ang Ginoo** ('ādōnāy)<sup>H136</sup> **DIOS** (y<sup>hōvā</sup>)<sup>H3069</sup> ([Huk 6:22](#)) kinsa ni **Dios** ('Elohim<sup>H430</sup>, [Huk 16:28](#)).<sup>952</sup>  
-Ang dispensasyon sa grasya sa Dios mao ba Dios nagpahibalo kang Pablo sa misteryo sa **Kristo**, nga sa ubang mga kaliwatan wala ipahibalo sa mga anak sa tawo apan karong **gipadayag sa Iya Balaan nga mga apostoles** ug mga propeta pinaagi sa **ang Espiritu** ([Efe 3:2-5](#)).  
→ Buot ipasabot, **Kristo** mao ang ngalan **ang Ginoo** (Yahweh), nga wala mailhi sa mga kaliwatan sa mga anak sa tawo, kansang mga amahan mao sila si Abraham, Isaac, ug Jacob.
- **Ang saksi ni Jesus** mao ang **ang espiritu sa panagna** ([Pin 19:10](#)), ug si Juan nagpamatuod sa **ang mga logo sa Dios, ang Pagpadayag ni Jesukristo**, ngadto sa pito ka simbahan ug gipadayag kana **ang Ginoong Jesu-Kristo**, ang gamot ug ang kaliwat ni David, gihimo sa kaliwat ni David sumala sa unod, nga gipamatud-an sa **ang saksi ni Kristo** diha kanimo.<sup>953</sup>
- Kung **ang saksi** (pagpamatuod) **ni Kristo** napamatud-an na diha kanimo, wala ka maglangan sa gasa samtang naghulat sa pag-abot sa among **Ginoong Jesukristo**, nga magapalig-on usab kaninyo hangtud sa katapusan aron kamo walay ikasaway sa adlaw sa atong **Ginoong Jesukristo** ([1Co 1:6-8](#)).
- **Ang Gamot ni David: sa Dios Anak, Jesukristo amua Ginoo** ([Rom 15:12](#)).<sup>954</sup>
- **Hesus** mao ang hayag **bituon sa kabuntagon**

-**Bitoon sa kabuntagon**: [Salsa 14:12](#), ang anak sa kabuntagon nagtumong sa hari sa Babilonya.<sup>955</sup>  
[Salsa 14:16-17](#), ang mga tawo nakurat sa pagkapukan sa gamhanang Babilonya, ug ilang gibiyabiay

ang hari

sa Babilonia ug moingon,

*"Kini ba ang tawo nga nagbuhat sa yuta<sup>H776</sup> sa paqkurog, nga miuyog sa mga qingharian; Nga naghimo sa kalibutan ingon nga usa ka kamingawan, ug milaglag sa mga siyudad niini; nga balay sa iyang mga binilanggo?"*

*giablihan dili ang*

Ang gamot niining daotang hari nga tinguha sa pagsaka gikan sa kahiladman nga bung-aw ngadto sa taas nga mga dapit sa mga panganod, mao ang mahimong sama sa labing halangdon o Dios ('**el**),<sup>H410</sup> ang tag-iya sa langit ug yuta, nga mao **Kristo**, sa kinsa **Dios** gibutang ang tanang butang ([1Co 15:27](#)).<sup>956</sup>

[\(Pin 22:17\)](#) Umari ka ug kuhaa ang tubig sa kinabuhi nga walay bayad

[Pin 22:17](#) Ug ang Espiritu ug ang pangasaw-onon<sup>G3565</sup> ingna, Umari ka. Ug ang makadungog pasultiha, Umari ka. Ug paanhia ang giuhaw. Ug bisan kinsa nga buot, paimna siya sa tubig sa kinabuhi nga walay bayad.

<sup>952</sup>Nakuha gikan sa [Pin 4:8](#).

<sup>953</sup>Video 43. "(Gigiyahan sa Espiritu) Ang mga anak sa Dios." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/)

<sup>954</sup>Nakuha gikan sa [Pin 5:5](#).

<sup>955</sup>Tan-awa ang "[\(Pin 18:1-2\)](#) *Ang paqkapukan sa Dakong Babilonya.*"

<sup>956</sup>Nakuha gikan sa [Pin 2:28](#).

- ☞ [Pin 22:17](#) And **ang Espiritu** **ang pangasaw-onon** ingon, "**Dali**."
  - Ug ang makadungog pasultiha, "**Dali**."
  - Aug pasagdi siya nga giuhaw, **Dali**.
  - Ug bisan kinsa nga buot, pakuhaa siya **ang tubig sa kinabuhi** **gawasnon**.

→ **Ang pangasaw-onon** mao ang **ang asawa sa Cordero** sa dakung siyudad, ug siya nakigsulti kanimo diha sa Espiritu gikan sa **ang Balaan nga Jerusalem** ([Pin 21:9](#)). Ang pangasaw-onon nag-inom ug tubig sa Balaan nga Jerusalem, ug ingon niana siya nga nagadapit sa tanan nga buot sa tubig nga buhi sa pagkuha **ang tubig sa kinabuhi nga walay bayad**, apan kadtong adunay **espirituhanong mga igdulungog** (ang mga matarong, [Pin 22:11](#)) makadungog sa iyang imbitasyon.

[\(Pin 22:18\)](#) Ayaw pagdugang sa mga logo sa tagna niini nga basahon

[Pin 22:18](#) Kay ako nagpamatuod sa matag tawo nga makadungog sa mga pulong (ang logos) <sup>G3056</sup> sa tagna niini nga basahon,

Kon adunay modugang <sup>G2007</sup> niining mga butanga, **Dios** magadugang kaniya sa mga hampak nga nahasulat niini nga basahon:

- ☞ [Pin 22:18](#) Fo Ako nagpamatuod sa tanan nga makadungog **ang mga logo sa tagna niini nga basahon**: Akokon adunay modugang niining mga butanga, **Dios** idugang niadtong tawhana ang mga hampak nga nahisulat niini nga Libro.

→ Ang mga hampak sa Libro sa Pinadayag: Ang tanan lakip ang pito ka panaksan nga puno sa pito ka katapusan nga mga hampak ([Pin 21:9](#)).

[\(Pin 22:19\)](#) Ayawg kuhaa ang mga logo sa tagna niini nga libro

[Pin 22:19](#) Ug kon adunay mokuha <sup>G851</sup> gikan sa mga pulong (ang mga logo) <sup>G3056</sup> sa basahon niini nga tagna, Kuhaon sa Dios ang iyang bahin gikan sa basahon sa kinabuhi, ug gikan sa balaang siyudad, ug gikan sa mga butang nga nahisulat niini nga basahon.

- ☞ [Pin 22:19](#) And kon adunay mokuha gikan sa **ang mga logo sa basahon niini nga tagna**, **Dios** kuhaon ang bahin sa maong tawo gikan sa **ang Libro sa kinabuhi** ug gikan sa **ang balaang siyudad**, ug gikan sa mga butang nga nahisulat niini nga Libro.

→ Ang mga ngalan niadtong wala mahisulat **ang Libro sa Kinabuhi** isalibay sa **ang linaw nga kalayo** ([Pin 20:15](#)).

[\(Pin 22:20\)](#) Ang Ginoong Jesus moabot sa madali

[Pin 22:20](#) Siya nga nagpamatuod (nagpamatuod) <sup>G3140</sup> kining mga butanga nagaingon, Sa pagkatinuod (oo) <sup>G3483</sup> **Dali ko niabot**. Amen.

**Bisan pa** (oo), <sup>G3483</sup> umari ka, Ginoong Jesus.

- ☞ [Pin 22:20](#) Hang nagpamatuod niining mga butanga nag-ingon, "**Oo, ako moabut dayon**."  
"**Amen. Oo, Dali, Ginoong Hesus**."

→ Siya nga nagpamatuod niining mga butanga mao **Jesukristo amua Ginoo** ([Rom 15:12](#)) ug Siya sa pagkatinuod

**“anhi dayon”.**

- Pag-andam sa pagtangtang sa imong tabernakulo aron makig-uban sa Ginoo<sup>957</sup>  
2Co 5:6 Busa kita kanunay nga masaligon, sa hingbaloan nga, samtang ania pa kita sa lawas, absent mi sa ang Ginoo:  
2Co 5:7 (Kay kita nagalakaw pinaagi sa pagtoo, dili pinaagi sa panan-aw:)  
2Co 5:8 Kami masaligon, ako moingon, ug labi pa nga gusto namon nga wala diha sa lawas, ug maanaa uban sa Ginoo.  
2Co 5:9 Busa nagapangabudlay kita, aron, bisan anaa kita o wala, kita pagadawaton niya.  
2Co 5:10 Kay kitang tanan kinahanglan moatubang sa hukmanan ni Cristo; aron ang matag usa makadawat sa mga butang nga nahimo sa iyang lawas, sumala sa iyang nabuhat, maayo man o daotan.  
2Co 5:11 Busa sa hingbaloan namo ang kahadlok sa Ginoo, kami nagalukmay sa mga tawo; apan kita gihimo

**ipadayag ngadto sa Dios**; ug ako nagasalig nga mapadayag usab sa inyong mga konsensya.

- “Samtang naa mi sa balay sa lawas” sa 2Co 5:6 gihubad nga “Samtang ania kita sa yutan-ong balay (unod)” busa, 2Co 5:6 mahimong hubaron ingon sa mosunod:  
→ “Samtang kita anaa sa unod, kita nagpuyo sa laing nasod gikan sa **ang Ginooingon nga Siya nagpuyo sa langit.**”  
- Buot ipasabot, kung maglakaw ka pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa panan-aw, kinahanglan nga andam ka nga mawala sa lawas (o sa pagtangtang sa imong tabernakulo) aron makauban **ang Ginoo** sa langit.
- **Ang pagkabanhaw ni Ginoong Jesus**  
2Te 1:7 Ug kaninyo nga anaa sa kasamok pahulay uban kanamo, kanus-ang Ginoong Jesus mahimong gipadayag gikan sa langit uban sa iyang gamhanang mga anghel,  
2Te 1:8 Sa **nagdilaab nga kalayong** manimalos kanila nga wala makaila sa Dios, ug kana dili motuman **ang ebanghelyo sa atong Ginoong Jesu-Kristo.**

→ **Ang Ginoong Hesus** nadawat **ang mga espiritu sa balaang mga santos**, nga nagtipig sa ilang pagtuo ug gilubong yuta sa magkokolon, busa dili na sila mga langyaw sa tinunglo nga yuta.<sup>958</sup>

**Ang Ginoong Jesus** nga ipadayag gikan sa langit nagpasabot nga **ang mga logo sa kamatuoran** (ang ebanghelyo sa imong **kaluwasan**) masunog sa nagdilaab nga kalayo aron ipadayag **ang rhema** pinaagi sa atong ebanghelyo **Ginoong Jesukristo.**

→ Kinahanglan may pagtuo ka **ang Ginoong Jesus** ug **gugmatananang Balaan nga mga santos**, ug pagampo sa **Dios** sa atong **Ginoong Jesukristo**, ang Amahan sa himaya, sa paghatag kaninyo sa espiritu sa kaalam ug pagpadayag diha sa **kahibalo mahitungod Kaniya.** Aron ang mga mata sa imong pagsabot madan-agan sa pagkahibalo sa paglaom sa iyang pagtawag, ug sa mga bahandi sa himaya sa iyang panulondon diha sa mga balaan, ug sa hilabihan pagkadaku sa iyang gahum kanato-ward nga mituo, sumala sa pagbuhat sa iyang gamhanan nga gahum, nga iyang gibuhat diha **Kristo**, kinsa **Dios** gibanhaw gikan sa mga patay ug gibutang Siya sa iyang kaugalingong tuong kamot

<sup>957</sup>Video 47. “7. Mga tabernakulo.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/).

<sup>958</sup>Video 37. “Ang uma sa dugo (Usa ka pagpanag-iya).”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).



sa langitnong mga dapit, dili lamang niini nga kalibutan, kondili usab sa umalabut ([Efe 1:17-21](#)).<sup>959</sup>

([Pin 22:21](#)) Ang grasya sa atong Ginoong Jesu-Cristo

[Pin 22:21](#) Ang grasya sa atong Ginoong Jesu-Cristo maanaa kaninyong tanan. Amen.

☞ [Pin 22:21](#) Tiyang grasya sa atong **Ginoong Jesukristo** uban kaninyong tanan. **Amen**.

- **Ang kamatayon gilamoy sa kadaugan!**([1Co 15:54](#)),  
→Salamat sa **Dios** kinsa naghatag kanato **ang kadaugan** pinaagi sa atong **Ginoong Jesukristo**, kinsa ni **ang Anak sa Dios**.<sup>960</sup>  
→Kini gisulat, aron kamo motoo niana **Hesus** mao ang **ang Kristo, ang Anak sa Dios**; ug kana "**nagatoo**" mahimo nimo **kinabuhi** pinaagi sa Iyang ngalan ([Juan 20:31](#)).
  - † "Ako gilansang sa krus uban sa **Kristo**:  
**bisan pa niana ako buhi; apan dili ako, kondili Kristobuhi kanako:**  
**ug ang kinabuhi nga akong gipuy-an karonang unod**  
**Ako nagpuyo pinaagi sa ang pagtuosa ang Anak sa Dios,**  
**WHO gihigugma kanako, ug mihatagsa iyang kaugalingon para nako"** ([Gal 2:20](#)).
  - † "Kon adunay dili mahigugma **ang Ginoong Jesu-Kristo**, ipatunglo siya (gitunglo).  
**Maranatha** (amua **Ginooniabot na**)!"<sup>961</sup> ([1Co 16:22](#)).
- "**Ang grasya sa atong Ginoong Jesukristo uban ikaw.**" ([1Co 16:23](#)).

<sup>959</sup>Video 47. "7. Mga tabernakulo." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/)

<sup>960</sup>Balikan ang "[\(Pin 1:1-2\) Ang Pinadayaq ni Jesu-Kristo.](#)"

<sup>961</sup>Maranatha: Sa Aramaic nga gigikanan (nagpasabot nga ang atong Ginoo mianhi).

"G3134 - marana tha - Strong's Greek Lexicon (kjv)." Asul nga Sulat nga Bibliya. Na-access 13 Sep, 2023.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3134/kjv/tr/0-1/>.

“Kay ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug ako ang iyang mga karnero,  
Wala akoy nakulang sa pagtubo sa kahibalo sa GINOO.

Ang mga sibsibanan adunay bug-os nga mitubo nga balili, mga utanon,  
ug usa ka bunga nga kahoy nga mamunga sa mga bunga sa matang sa Dios  
sa paghatag og kinabuhi (ang mga logo) sa tanang kalag sa yuta,  
ug gipahigda ako sa akong magbalantay sa mga sibsibanan tupad sa mga tubig nga  
pahulayan ug  
naghatag kanako sa tanang lunhaw nga hilba ug sa bunga sa kahoy nga maayo lamang ug  
walay daotan.

Gipahiuli sa GINOO ang akong kalag, nga nawala didto sa tanaman sa Eden  
human ako makakaon sa bunga sa balaod gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa  
daotan,  
ug si Jehova, ang akong magbalantay, nagatultol kanako sa mga dalan sa pagkamatarung  
tungod sa iyang ngalan.

Bisan pa adunay usa ka walog sa landong sa kamatayon subay sa mga alagianan sa  
pagkamatarung,  
Wala ako mahadlok sa daotan tungod kay ang akong magbalantay uban kanako.

Napalig-on ako pinaagi sa pagkaon sa bunga sa igos ug sa paras,  
apan si Jehova nagahatag ug espirituhanong ilimnon gikan sa bato nga espirituhanon, ug  
ang paghugas sa tubig sa rhema nga nagbalaan ug naghinlo kanako.

Giluwas ako sa Ginoo gikan sa kusgan nga kaaway nga nagdumot kanako.  
Gipugngan nila ako sa adlaw sa akong katalagman,  
apan ang bunal sa akong magbalantay, ug ang iyang sungkod naglipay kanako.  
Ang Ginoo nag-andam ug usa ka lamesa alang kanako sa atubangan sa akong mga kaaway  
didto sa gingharian sa langit,  
ug iyang gidihogan ang akong ulo sa lana ug ang akong kopa nagaawas.

Ang iyang kaayo ug kaluoy magagukod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi didto  
sa gingharian sa langit,  
ug ako mopuyo sa balay sa Ginoo sa taas nga mga adlaw,  
pag-inom gikan sa kopa nga nag-awas sa rhema,  
ug Ako pagabanhawon sa katapusan nga adlaw ug mosulod sa gingharian sa Dios.”<sup>963</sup>

<sup>962</sup>Video 27. “(unod, Kalag, ug Espiritu) Salmo 23.”


[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>963</sup>I-refer sa “[Figure 22-a] The Journey of Salvation,” o video 49, “The Journey of Salvation”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/49-the-journey-of-salvation-presentation-summaries-from-1-to-48/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/49-the-journey-of-salvation-presentation-summaries-from-1-to-48/).







<sup>965</sup>Video 16. Ang mga Hentil, Tanan nga mga nasud. [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

-Ang Sulat ni Pablo sa mga Judio ugtsiya Balaan nga mga santos(1/10)

**Si apostol Pablo**

Ang ebanghelyo nga giwali ni Pablo pinaagi sa pagpadayag ni Jesu-Kristo ug dili sumala sa tawo,<sup>6444</sup> sa ingon siya wala makigsabut uban sa unod ug dugo o sa unodnong tawo<sup>967</sup> ni uban sa apostol. Sa wala pa niya makita ang kahayag gikan sa langit, iyang gilutos ug gilaglag ang simbahan sa Dios, ug labaw nga madasigon sa mga tradisyon sa iyang mga amahan ([Gal 1:11-17](#)).

Si apostol Pablo maoy usa ka Hudiyo nga nagpuyo sa iyang kaugalingong Hentil nga nasod ingong Pariseo. Apan, tungod sa paglaom sa saad sa Diyos sa atong dose ka mga tribo pinaagi sa atong mga katigulangan, si Pablo giakusahan nga nagbudhi sa iyang piniling katawhan, ang mga Judio. Bisan pa sa kamatuoran nga ang mga Judio (ie Agripa) mga eksperto sa tanan nga mga kostumbre ug mga pangutana sa mga Judio, wala sila motuo nga gibanhaw sa Dios ang mga patay ([Hec 26:3-7](#)).

Ang pangulong mga pari naghatag ug awtoridad kang Pablo sa pagbuhat ug daghang butang nga supak sa ngalan ni Jesus nga Nazareton, sama sa pagbilanggo sa mga balaan, paglutos, pagsilot, ug pagpatay kanila, ug pagpugos kanila sa pagpasipala. Apan, ang kahayag sa Dios gikan sa langit nahulog sa yuta ni Pablo, ug si Jesus, nga gilutos ni Pablo, misugat kaniya sa Damasco ug naghimo kaniya nga usa ka opisyal ug saksi sa iyang nakita ug sa gipakita ni Jesus kaniya ([Hec 26:9-16](#)).

Giisultihan ni Pablo si hari Agripa nga kinahanglan niyang tumanon ang langitnong panan-awon ug isulti sa mga tawo kung giunsa siya giluwag gikan sa mga tawo sa mga Gentil nga nasud (lakip ang mga Judeo nga gihulagway ni Pablo nga ang iyang kaugalingon nga nasud mao ang nasud nga Gentil,[Hec 26:4](#)) sa pagbuka sa ilang mga mata, pagpahilayo kanila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag sa Diyos ug gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Diyos, aron sila usab mapasaylo sa ilang mga sala ug mabalaan pinaagi sa pagtuo kang Jesus. Apan ang mga Judio misulay sa pagpatay kang Pablo sa dihang Siya miingon "Si Kristo mag-antos, ug mahimong una nga mabanhaw gikan sa mga patay, ug magpakita sa kahayag sa Diyos ngadto sa mga tawo ug ngadto sa mga Hentil nga mga nasod" ([Hec 26:17-24](#)).

**Paul-usa ka magwawali ug usa ka apostol sa pagtudlo sa mga Hentil**

Si Pablo giordinahan nga usa ka magwawali ug usa ka apostol aron sa pagtudlo sa mga Gentil nga mga nasud (nga naglakip sa mga Judeo nga wala motuo nga ang Dios nagbanhaw sa mga patay,[Hec 26:8](#)), ug iyang gipanganak sila pinaagi sa ebanghelyo diha kang Kristo Jesus. Si Pablo mitudlo sa Hentil nga mga nasud mahitungod sa mga butang nga iyang nasaksihan sa Damasco, nga mao ang kahayag sa Dios gikan sa langit ([1Ti 2:5-7](#)).

**Si Pablo - nagwali sa ebanghelyo ni Kristo ngadto sa Balaang mga santos**

Si Pablo nag-alagad sa mga Judio ([Hec 26:21](#)) mahitungod sa mga butang nga iyang nasaksihan ug miadto siya sa Roma aron sa paghatag ug espirituhanong gasa, pagwali sa ebanghelyo ug pagsaksi sa mga butang nga gipadayag ni Jesus kang Pablo ([Hec 26:16](#)) alang niadtong kinsa gitawag nga mahimong balaan nga mga santos, dili igsapayan kon sila mga Griyego, mga Barbaro, mga maalamon, o mga buangbuang, nga mao ang tanan nga Hentil nga mga nasud ingon nga sila usab gitawag ni Jesukristo. Dili giunsa pagpahayag ni Pablo nga mianhi siya sa mga atua sa Roma aron sila adunay bunga sama sa gibuhay sa ubang Hentil nga nasud, nga mao, taliwala sa mga Judeo, sa ingon nagpakaylap sa ebanghelyo sa "tanang Gentil nga mga nasud" alang sa ngalan ni Jesu-Kristo nga atong Ginoo, nga gihisgotan sa [Rom 1:5\(Rom 1:1-14\)](#)

- Ang mga Judio ug pagtuli (2/10)

**Ang mga Judio**

Sa [Hec 8:9](#), ang Samarianhon gitawag nga katawhan sa Hentil nga nasod. Sa mga mata sa usa ka Samarianhon nga babaye, si Jesus nagpakita nga usa ka Judio. Usa ka babaye sa Samaria adunay unodnong mga bana lamang ug walay bana nga matarong ug balaan

<sup>966</sup>Video 16. Ang mga Hentil, Tanan nga mga nasud." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>967</sup>Video 3. "Unsa ang gusok sa usa ka tawo?" [www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/).

([Mar 6:20](#)).<sup>968</sup>Apan sa dihang gisultihan siya ni Jesus mahitungod sa tinago nga mga butang sa iyang bana, nasabtan niya nga si Jesus usa ka propeta kansang dapit sa pagsimba anaa sa Jerusalem. Busa, gisultihan ni Jesus ang babaye nga ang mga nagasimba sa bukid (sumala sa mga amahan sa babaye, nga dili mga Judio) wala makaila kung kinsa nga Amahan ang ilang gisimba, apan ang mga propeta (ang mga Judio) nahibalo nga moabut ang takna nga. wala siya nagasimba sa Amahan sa bukid o sa Jerusalem. Sa laing pagkasulti, si Jesus nag-ingon nga ang takna moabut (human sa Iyang paglansang sa krus ug pagkabanhaw), sa diha nga ang katawhan sa Dios (dili-Judio o Gentil nga nasud, ug ang mga Judio nga mao ang kaugalingong nasud ni Jesus sa mga mata sa Samaritanhon nga babaye), simbaha ang Amahan kay sila mosimba kaniya diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Bisan pa, ang babaye wala pa makaila kang Jesus ingon nga Mesiyas (gitawag nga Kristo) hangtod nga gisultihan siya ni Jesus bahin kaniya ([Si Jhn4:7-26](#)). Busa, “ang kaluwasan iya sa mga Judio ([Juan 4:22](#))” nagkahulogang “ang kaluwasan iya sa mga Hudyo nga mao si Jesu-Kristo, ang Mesiyas, ang Kristo.”

### **Ang mga Judio ug ang pagtuli**

Gipasigarbo sa mga Judio ang kasugoan, apan pinaagi kanila gipasipalahan ang Dios taliwala sa mga Gentil, kay ang circuncion may kapuslanan lamang kon tumanon ang balaod, ug mahimong walay sirkunsisyon sa dihang ang balaod malapas. Sumala kang Pablo, ang usa ka Hudyo gihubit ingong ang usa kansang sirkunsisyon maoy sa kasingkasing ug sa espiritu, nga anaa sa sulod, ug sa ingon dili sa dayag diha sa unod ug sa sulat, kansang pagdayeg dili sa mga tawo kondili sa Diyos ([Rom 2:17-29](#)).

### **Usa ka butang nga supak sa balaod alang sa usa ka Judio**

Adunay duha ka matang sa mga Judio: mga Judio nga mituo kang Jesus (ang magtutuong mga Judio,[Si Jhn8:31](#)) ug ang mga Judio nga wala (ang dili magtutuo nga mga Judio,[Hec 14:2](#)).

- **Ang magtotoo nga mga Judio:** Usa ka lalaki<sup>G435</sup>nga gihimo nga pagkamatarung sa Dios diha kang Kristo ug balaan ([Mar 6:20](#)).  
Sa laing pagkasulti, “usa ka tawo<sup>G435</sup>nga usa ka Judio” nagpasabut sa matarung ug balaan nga Judio diha kang Kristo nga nakadawat sa logos pinaagi sa pagtuo ([Hec 13:46](#)).
- **Ang walay pagtuo nga mga Judio:** Dili ang tanang Israel sa Israel o katawhan sa Diyos, kondili kadto lamang kansang kaliwat anaa kang Isaac ([Rom 9:6](#)).  
Busa, ang mga Judio nga nagsalikway sa mga logo sa Dios naghukom sa ilang kaugalingon nga dili takus sa kinabuhing dayon ([Hec 13:46](#)).

### **Ang aksyon ni Pablo bahin sa pagtuli**

Si Pablo miadto sa Jerusalem uban kang Bernabe ug Tito. Si Tito, bisan tuod usa ka Grego, wala matuli tungod kay ang usa ka mini nga igsoon nangespiya sa ilang kagawasan diha kang Kristo Jesus aron sa pagdala kanila ngadto sa pagkaulipon. Wala sila maghatag ug luna pinaagi sa pagpasakop, bisan sa usa ka takna, aron ang kamatuoran sa ebanghelyo magpadayon uban sa mga Gentil nga mga nasud ([Hec 21:21](#),[Gal 2:1-5](#)).

### **Si Jesus wala na maglakaw sa dayag uban sa mga Judio**

Si Jesus misulti kang Lazaro, nga upat na ka adlaw nga patay sa langub, sa paggawas ug iyang gibuhat kini sa dihang gikuha sa iyang igsoon nga si Marta ang bato nga gibutang sa langob. Sa pagkakita sa daghang mga ilhanan nga gibuhat ni Jesus, daghan sa mga Judio ang misalig kaniya, apan ang mga punoan sa mga sacerdote ug mga Fariseo nabalaka nga ang tanan nga mga nasud (mga Judio ug mga Hentil) motoo kaniya ug nga ang mga Romano mopuli kanila ug ang ilang nasud nga anaa sa Hech. ang Hentil nga nasud nga wala makaila sa Dios ([Si Jhn11:38-53](#)).

Unya si Caifas ang labawng sacerdote miingon, "Kini angay alang kanato, nga ang usa ka tawo mamatay alang sa katawhan, ug nga ang tibuk Gentil nga nasud dili malaglag," apan kining dautan nga panultihon nahimong usa ka maayong tagna nga si Jesus mamatay alang sa tanang Gentil nga mga nasud. ug tiguma ang nagkatibulaag nga mga anak sa Dios sa usa ka dapit. Busa, si Jesus wala na maglakaw sa dayag taliwala sa mga Judio ug nagpadayon uban sa Iyang mga tinun-an ([Si Jhn11:54](#)).

---

<sup>968</sup>Video 7. “Ang mga kaliwatan ni Adan hangtod kang Abraham) + Babaye.” [www.therhemaofthelord.com/course2/7-the-generations-of-adam-to-abraham-woman-let-us-make-man-in-our-image-after-our-likeness/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/7-the-generations-of-adam-to-abraham-woman-let-us-make-man-in-our-image-after-our-likeness/).

- Ang pagkaapostol ni Pablo ug Pedro (3/10)

**Ang pagkaapostol: Si Pedro ngadto sa sirkunsisyon & Paul ngadto sa mga Hentil**

Ang pagkaapostol ni Pedro ngadto sa sirkunsisyon:

- **Pedro**gipiyalan sa ebanghelyo sa mga may sirkunsisyon (mga isigkamagbubuhat: Santiago, Cefas, ug Juan).

Ang pagkaapostol ni Pablo ngadto sa mga Hentil:

- **Paul**gipiyalan sa ebanghelyo sa mga walay sirkunsisyon (kauban sa trabaho: Bernabe, [Gal2:7-9](#)).

**Kahulugan sa mga Hudiyog mga Hentil**

Ang mga Hudiyog nga gituli sa unod pinaagi sa kamot gitawag nga mga anak sa Israel, samtang kadtong wala matuli sa unod gitawag nga mga Hentil (dili mga anak sa Israel) sa mga Hudiyog nga natuli sa unod. Sa laing pagkasulti, [ang pagpatuli o ang pagkadili-tinuli may kalabotan sa mga butang sa unod ug dili ang espiritu](#).

Sa mga mata sa mga Judio, supak sa balaod alang kang Santiago ang pagkaon uban sa mga Hentil nga “dili tinuli” sa unod:

- **Ang mga Judio**: Kadtong gicircuncidahan sa unod nga hinimo sa mga kamot.
- **Ang mga Hentil**: Kadtong wala matuli sa unod (sumala sa mga Judio).

(*Si Pedro gitugyanan sa ebanghelyo sa pagtuli*). Ang mga Judio sa kinaiya dili mga makasala sa Gentil nga mga nasud (katawhan) ingon nga sila (mga anak sa Israel) gicircuncidahan sa unod. Buot ipasabot, si Pedro gitugyanan sa ebanghelyo sa pagtuli alang sa mga Judio nga natuli diha sa unod ([Ef 2:10](#), [Gal 2:12-15](#)).

→ Gikan sa espirituhanong panglantaw, **mga Judio ug mga Gentil nga diha sa unod ug nawad-an sa himaya sa Dios** ([Rom 3:23](#)).

**Si apostol Pablo**

Si Saulo mao ang Hudeyo nga ngalan ni apostol Pablo, kinsa sa labing higpit nga sekta sa usa ka Pariseo, apan gipili sa Ginoo (kyrios) ingon nga iyang sudlanan sa pagdala sa iyang ngalan ngadto sa Hentil nga mga nasud, mga hari, ug mga anak sa Israel.

(*Si Pablo gipiyalan sa ebanghelyo sa mga walay sirkunsisyon*). Ang pagkawalay sirkunsisyon nagtumong niadtong wala tinuli sa unod; busa, si apostol Pablo gitugyanan sa ebanghelyo sa Hentil nga mga nasud kinsa dili mga anak sa Israel ([Hec 9:11-15](#), [Rom 11:13](#)). Apan, gikan sa espirituwal nga panglantaw, ang iyang ministeryo naglangkob sa mga may sirkunsisyon (mga Hudiyog) ug walay sirkunsisyon (mga Hentil) nga wala makaabot sa himaya sa Diyos.

**Si apostol Pedro**

Ang pipila ka tumutuo nga mga Pariseo misulti ngadto sa mga tawo ug mga kaigsoonan mahitungod sa panginahanglan sa pagpatuli ug sa pagtuman sa balaod ni Moises, mao nga si Pedro mitindog ug miingon nga ang Dios nagpili kaniya taliwala sa mga tawo aron ang mga Gentil nga mga nasud makadungog sa mga logo sa ebanghelyo ug motuo niini pinaagi sa iyang baba. Ug ang Dios, nga nakaila sa mga kasingkasing, nagpamatuod kanila, nga naghatag kanila sa Espiritu Santo, sama sa iyang gibuhat kanato.” Busa, ang pagtuli ug ang pagtuman sa balaod ni Moises nagtintal sa Diyos ug nagbutang ug yugo sa liog sa mga tinun-an. Ang tanan nga mga nasud maluwas pinaagi sa grasya sa Ginoong Jesu-Cristo, nga walay kalainan tali sa mga Judio ug mga Gentil nga mga nasud ([Hec 15:5-19](#)).

Gipaambit ni Santiago kung unsa si Simeon ([Si Luk2:25](#)) nagpahayag mahitungod sa unang pagduaw sa Dios ngadto sa Hentil nga mga nasud nga miuyon sa logos sa mga manalagna, “Sa tapus niini ako mobalik, ug tukoron ko pag-usab ang tabernakulo ni David, nga napukan; ug tukoron ko pag-usab ang mga guba niini, ug patindogon ko kini: Nga ang salin sa mga tawo <sup>G444</sup>aron sa pagpangita sa Ginoo, ug ang tanan nga mga Gentil nga mga nasud, kang kinsa gitawag ang akong ngalan, nag-ingon ang Ginoo, kinsa nagbuhat niining tanan nga mga butang.”

Busa, ang mga tawo ug mga igsoon dili sa pagsamok sa mga Gentil sa pagbalik ngadto sa Dios, kondili sa pagsulat kanila sa paglikay sa mga kahugawan sa mga dios-dios, pakighilawas, ug pagluok, ug dugo ([Hec 15:5-19](#)).

**Jesu-Cristo = ministro sa sirkunsisyon alang sa tRut sa Dios**



Si Jesu-Kristo usa ka ministro sa pagtulinga sa espirituhanon nga paagi nagpatuli sa mga kasingkasing sa mga Gentil sa paghimo kanila nga espirituhanon nga mga anak sa Israel (oespirituhanon nga mga Judio), aron ang tRut sa Dios magpamatuod sa saad nga gihimo ngadto sa mga amahan ([Rom 15:8](#)).

#### **Ang pagkaapostol ni Pablo ug Pedroingon sa usa ka lugas sa trigo**

**Paulgipiyalan sa ebanghelyo sa mga walay sirkunsisyon**alang sa mga Gentil nga mga nasud (niini nga kaso, ang mga Griego), mao nga iyang gipahiluna ang patukoranan, nga mao si Jesu-Kristo, ug gitonom ang binhi (ang logos sa Diyos) kang Jesu-Kristo, nga si Apolos (usa ka batid nga Kristohanon nga Hudiyo) nagbisibis aron ang Diyos motubo kini. Gisugo si Pablo sa pagtabang kanila sa Jerusalem, ug sa tibuok kayutaan sa Judea, ug unya ngadto sa mga Gentil sa paghinulsol ug pagbalik ngadto sa Dios, ug pagbuhat sa mga buhat nga takus sa paghinulsol ([Hec 26:20](#)).

Human ang ebanghelyo sa pagkawalay sirkunsisyon mapugas diha sa mga Hentil gikan sa usa ka nasod sa Gresya, kadtong naghinulsol sa ilang mga sala makadawat sa mga logo sa Diyos sa ilang yuta. Peter, unya motabang sa mga logo nga mamatay pinaagi sa bunyag sa ngalan ni Jesukristo alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Pinaagi sa pagtoo sa pagkabanhaw, ilang madawat ang gasa sa Espiritu Santo nga mamunga ug daghang bunga samtang ang mga logo sa sulod nila mahimong rhema ([Hec 2:38](#)).

Kadtong nagdumili sa pagkamatay o nagdumili nga magpabunyag sa ngalan ni Jesukristo mao kadtong nahigugma sa ilang kalag, ug mawala ang ilang kalag tungod kay wala silay kinabuhi o pagkabanhaw ([Si Jhn12:20-26](#)).<sup>969</sup>

**-Ang mga Judio, ang mga Griego, ug ang mga Hentil(4/10)**

Griyego (Strong's [G1672](#)) maoy usa ka Hellen (Grecian) o lumulupyo sa Hellas; pinaagi sa extension usa ka tawo nga nagsultig Grego, ilabina ang usa ka dili Judio: Hentil, Grego.<sup>970</sup>

#### **Ang mga Judio ug ang mga Griego**

Si Jesus miingon nga ang usa ka daotan ug mananapaw nga kaliwatan (kadtong walay pagtuo) nangitag ilhanan, apan walay timailhan gawas sa ilhanan ni propeta Jonas. Apan, ang mga Judio nangayo ug usa ka ilhanan gikan sa langit, ug ang mga Griego nangita ug kaalam nga dili gikan sa itaas, nga yutan-on, kinaiyanhon, ug yawan-on. Apan si Kristo mao ang gahum ug kaalam sa Dios alang niadtong gitawag sa Dios, mga Judio ug mga Gresyanhon (Si Jesus usa ka Judio, apan ang mga Judio wala moila kaniya ingon nga ilang Mesiyas; busa, wala sila makasabut sa mga butang nga iyang gisulti sa [Si Jhn7:33-34](#). Busa, ang mga Judio naghunahuna nga si Jesus moadto sa mga Griyego (ang Hentil nga mga nasud) aron sa sunod nga pagtudlo kanila ([Mat 16:1-4, 1Co 1:23-24](#)).

May pila ka Griego nga nagkadto sa pagsimba sa piesta, kag nagkadto sila kay Felipe agod makita si Jesus. Gisultihan dayon ni Felipe si Andres ug silang duha misulti kang Jesus mahitungod niini (Grego → Mga disipulo → Jesus). Unya si Jesus miingon, “Miabot na ang takna, nga ang Anak sa tawo pagahimayaon ([Si Jhn12:20-22](#)).”

#### **Ang mga Judio, ang mga Griego, & Ang mga Hentil**

Usa ka dakong panon sa mga Hudiyo ug mga Grego ang mituo sa dihang ang duha ka apostoles (si Pablo ug Bernabe) nakigsulti kanila sa sinagoga sa mga Hudiyo, nga nagpasabot nga sila natuli sa kasingkasing diha sa espiritu, ug silang tanan nahimong espirituwal nga Hudiyo. Apan ang dili matinoon nga mga Judio mihulhog sa mga Gentil ug naghimo sa ilang mga hunahuna nga dautan batok sa mga igsoon. Ang mga igsoon mao kadtong adunay managsama nga natural nga katigulangan, mao nga ang mga igsoon niini nga konteksto Referirse a ang mga Hentil nga mga Griyego nga misupak sa mga tumutuo nga mga Griego.

Apan ang mga apostoles nagsulti nga maisugon diha sa Ginoo aron sa pagpamatuod sa mga logo pinaagi sa mga ilhanan ug mga katingalahan nga gibuhat sa ilang mga kamot. Unya ang panon sa katawhan sa siyudad nabahin ngadto

---

<sup>969</sup>Video 29. “(The Lord's Passover) The disciples vs The apostles - Miabot na ang takna.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-passover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-passover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/)


& Video 41. “Motubo diha sa Ginoo aron mahimong dalawaton sa Diyos.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/).

<sup>970</sup>Asul nga Sulat nga Bibliya. "G1672 - hellēn - Strong's Greek Lexicon (kjv)." Na-access 4 Sep, 2022.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/q1672/kjv/tr/0-1/ss0/>.

sa mga midapig sa mga Judio ug sa mga midapig sa mga apostoles. Unya, ang mga Hentil ug ang mga Judio uban sa ilang mga punoan, misulong sa pagbato sa duha ka apostoles. ([Hec 14:1-5](#)).



**Ang Hentil nga mga nasud**

Si Jesse mao ang amahan ni David, ug si Jesu-Kristo, ang atong Ginoo, natawo sa kaliwat ni David ([Mat 1:6, Ang 11:1, Rom 1:3](#)), nga kaniya ibutang sa mga Gentil nga mga nasud ang ilang pagsalig. Tungod niini, si Pablo gitawag nga mahimong ministro ni Jesu-Kristo ngadto sa mga Gentil nga mga nasud, nga nag-alagad sa ebanghelyo sa Dios aron ang paghalad sa mga nasud sa mga Gentil mahimong madawat, nga gibalaan sa Balaang Espiritu. Busa si Pablo wala mangahas sa pagsulti sa bisan unsa nga wala buhata ni Kristo pinaagi kaniya. Akof ang mga Hentil nahimong umalambit sa ilang espirituhanong mga butang, ang ilang katungdanan mao usab ang pag-alagad kanila sa materyal nga mga butang ([Rom 15:12-27](#)).

-Usa ka Nasud sa Dios batok sa mga Gentil nga nasud(5/10)

**Ang Hentil**<sup>G1484</sup>(ἔθνος, etnos)

Mga Gentil (Strong's <sup>G1484</sup> etnos, mga tawo) gihubad ingong Grego, pagano, o nasod sa lainlaing mga bersiyon sa Bibliya; unsay angay hubaron?

→ Ang Hentil gihubad nga "mga nasud" sa Daang Tugon, "Gihimo sa Dios si Abraham nga amahan sa daghang mga nasud"

([Rom 4:17](#)) pinaagi sa iyang liso (sperma); busa, ang Bag-ong Tugon kinahanglan usab nga mogamit sa samang hubad.

**Abraham = Amahan sa daghang mga nasud(usa ka dakong nasod + kusgan nga nasod)**

**Usa ka dakong nasod:** Ang binhi ni Ismael mao ang mga anak sa unod, sa ingon dili mga anak sa Dios, mao nga nahimo lamang siya nga usa ka dakung nasud.<sup>971</sup>

**Usa ka dako ug lig-on nga nasod:** Ang kaliwat ni Isaac giisip nga mga anak sa saad, ang mga anak sa Dios ([Genesis 17:20, Genesis 18:18](#)).<sup>972</sup>

**God's one nation**<sup>H1471</sup> = Israel  
 → **One nation**<sup>H1471</sup> of God's people on earth is Israel ([2Sa 7:23](#) or refer to "*The sons of Israel*" for details).

<sup>971</sup>Refers a Video 7, "(The generations of Adan to Abraham) + Woman" para sa mga detalye kon nganong ang binhi ni Ismael maoy mga anak sa unod.

<sup>972</sup>]-referir ang usa ka Video 20, "(Usa ka mahait) Sakuban, Espada, ug Duha ka sulab nga Espada" alang sa mga detalye kon sa unsang paagi ang binhi ni Ismael nahimo nga usa ka dakong nasod, ug kon sa unsang paagi si Abraham (ang binhi ni Isaac) nahimo nga usa ka dakong & lig-on nga nasod.

### **Kinsa ang mga nasud(ang mga Gentil)?**

- Ang nahibiling dili-Israelite nga mga nasod sa yuta, walay labot sa Israel, busa mga Gentil nga nasod o katawhan.
- Ang Hentil nga mga nasud (nga wala makaila sa Dios) dili ang nasod sa Israel ug sa ingon gitawag nga usa ka buang nga nasod nga wala mahibalo sa balaod, ug wala magsunod sa pagkamatarung. Busa, naghalad sila sa mga yawa ug dili sa Diyos, ug tungod niini, gidala sila ngadto sa amang nga mga diosdios. Ang ilang mga hunahuna nasentro sa unsay kan-on, imnon, ug isul-ob; naglakaw sila sa kakawangan sa ilang hunahuna.
- Bisan tuod ang Hentil nga mga nasod andam sa pagsulti sa kaulag, kaibog, pagpatuyang sa kalibotanong bino, paghudyaka, kalibotanong bangkete, ug dulumtanan nga pagsimbag diyosdiyos, sila adunay pipila ka mga sukdanan sa dili pagbuhat sa pakighilawas nga gihimo sa mga Kristohanon sa Corinto, sama sa pagbaton ug asawa sa iyang amahan. ([1th4:5](#),[Rom 2:14](#),[Rom 9:30](#),[Rom10:19](#) [1Co 10:20](#),  
[Mat 6:31](#),[Ef 4:17](#),[1Pe 4:3](#)).

### **Nga nagpatay sa Anak sa tawo?**

Si Jesus usa ka Judeo, ug ang Iyang kaugalingong Hentil nga nasud gilangkuban sa mga Judeo ug sa mga punong pari. Ang mga Judeo ug ang katawhan sa Israel nagbudhi sa Anak sa Tawo, ug gihukman Siya sa kamatayon. Unya Siya gibudhian sa mga Gentil nga mga nasud, kinsa mibiaybiay, mibunal, ug milansang Kaniya, apan Siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Ang Anak sa tawo gibudhian ug gipatay dili lamang sa Iyang kaugalingong katawhan, ang mga Judio ug mga Israelita nga naglangkob sa tibuok balay sa Israel, kondili usab sa mga Hentil. Apan, ang mao nga Jesus, nga ilang (inyo) gilansang sa krus mao ang Ginoo ug Kristo. Gipatay sa mga Judio si Ginoong Jesus ug ang ilang kaugalingon nga mga propeta ug gidid-an si Pablo sa pagsulti sa mga Gentil nga mga nasud, aron dili sila maluwas ([Si Jhn18:35](#), [Mat 20:19](#),[Hec 4:27](#),[1Te 2:15-16](#)).

### **-Fgikan sa mga Hudiyo ngadto sa Hentil nga mga nasod (6/10)**

#### **Ang gasa sa Espiritu Santo ngadto sa Gentil nga mga nasud**

Sumala sa balaod, supak sa balaod alang sa usa ka matarong nga Judio ang pagpakig-uban o pag-adto sa ubang Hentil nga nasud, apan gipakita sa Dios ang rhema ngadto kang Pedro nga dili niya tawgon ang bisan kinsa nga tawo nga dili balaan o mahugaw.sukadGihinloan sila sa Dios ([Hec 10:13-28](#)).

#### **Pagsangyaw sa mga logo& ang rhema**

- (**Pagsangyaw sa mga logo**) Ang Dios nagpadala sa mga logo ngadto sa mga anak sa Israel ug mitudlo kanila nga si Jesukristo mao ang Ginoo sa tanan.
- (**Pagsangyaw sa rhema**) Gidihogan sa Diyos si Jesus nga Nazaretnon sa Balaang Espiritu ug sa gahom, nagbanhaw Kaniya sa ikatulo ka adlaw, ug sa dayag nagpakita Kaniya (Jesu-Kristo nga Nazaretnon) kanato, dili sa tanang katawhan, kondili kanato, “ang pinili nga mga saksi atubangan sa Diyos. nga mikaon ug miinom uban sa Anak sa Tawo human Siya mabanhaw gikan sa mga patay.”
  - Bisan kinsa nga nakadawat sa logos, makadawat sa kapasayloan sa mga sala, ug ang Balaang Espiritu mokunsad sa mga motuo.  
kini nga rhema ([Hec 10:36-44](#)).
- (Ang mga tinuli taliwala sa mga anak sa pagtuo sa Israel)
  - Ang mga miuban kang Pedro (nga gipiyalan sa ebanghelyo sa pagtuli) natingala sa pagkakita sa gasa sa Espiritu Santo nga gibubo sa "dili-tinuli" nga Hentil nga mga nasud, nga nakadungog kanila nga nagsulti sa mga dila ug nagpadako sa Diyos.
    - Si Pedro miingon nga walay usa nga makadili sa bautismo sa tubig (ang logos) ngadto sa Gentil nga mga nasud tungod kay sila, sama sa mga apostoles, nakadawat usab sa Espiritu Santo ([Hec 10:45-47](#)).

### **Gigamit sa Diyos ang Hentil nga nasod sa paghagit sa mga Hudiyo sa pangabugho**

Pinaagi sa paglapas sa Israel, ang kaluwasan mibalik ngadto sa mga dili katawhan sa Dios (o sa Hentil nga mga nasud) aron sa paghagit sa Israel sa pangabugho ([Rom 10:19](#), [Rom 11:11](#)). Ang mga Gentil nga mituo [ang mga logo sa Dios](#) nakadawat [ang rhema sa Dios](#) ([Hec 13:42](#)). Sa pagkakita sa mga Judio nga ang tibuok siyudad mianhi aron sa pagpamati sa gisulti ni Pablo [ang mga logo sa Dios](#), napuno sila sa kasina ug sa ingon misulti batok kaniya ug nagpasipala ([Hec 13:42-46](#)).

### **Si Pablo milingi ngadto sa Hentil nga mga nasud**

Kada Adlaw nga Igpapahulay, si Pablo nagdani sa mga Hudiyo ug mga Grego diha sa sinagoga. Apan sa diha nga siya nagpamatuod ngadto sa mga Judio nga si Jesus mao ang Cristo, sila misukol ug nagpasipala, mao nga si Pablo miyabyab sa iyang bisti. <sup>G2440</sup>ug miingon,

→ “Ang inyong dugo anaa sa ibabaw sa inyong kaugalingong mga ulo; Ako mahinlo: sukad karon ako moadto sa mga Gentil nga mga nasud” ([Hec 18:4-6](#)).

Si Pablo usa ka magwawali, usa ka apostol, ug usa ka agalon sa Hentil nga mga nasud. Ang Dios nagluwas kanato nga mga umalambit sa mga kasakit sa Ebanghelyo sumala sa gahum sa Dios, ug nagtawag kanato uban sa balaan nga tawag nga gihatag kanato diha kang Kristo Jesus sa wala pa ang walay katapusan nga panahon.

Gipadayag kini karon pinaagi sa pagpakita sa atong Manluluwas nga si Jesu-Cristo, nga nagwagtang sa kamatayon ug nagdala sa kinabuhi ug pagkadili madunot aron paghatag kahayag pinaagi sa ebanghelyo, diin si Pablo gitudlo nga magwawali, apostol, ug agalon sa mga Gentil nga mga nasud ([2Ti 1:8-11](#)).

- Ang Ginoong, ang Ginoong Jesus, ug ang Ginoong Jesu-Kristo (7/10)

### **Ang mga logo sa Ginoong**

Tungod kay ang mga Judio nagsulti batok sa mga logo sa Dios ug nagpasipala, si Pablo ug Bernabe nakakita nga ang mga Judio naghukom sa ilang kaugalingon nga dili takus sa kinabuhing dayon ug miingon, "Kinahanglan nga [ang mga logo sa Dios](#) kinahanglan una nga qisulti kanimo" ([Hec 13:46](#)).

Naghatag kini kanila og igong rason sa pagbalik ngadto sa mga Gentil nga mga nasud nga nagtuman sa propesiya ni Moises,

→ “Akong hagiton kamo sa pangabugho pinaagi kanila nga dili mga katawhan, ug pinaagi sa usa ka buangbuang nga nasod ako magapasuko kaninyo” ([Rom 10:19](#)).

[Ang mga logo sa Dios](#) unang gisulti sa mga Judio, apan ang mga Gentil nga nasud mao ang naghimaya ug mituo [ang mga logo sa Ginoong](#) ug nakadawat sa rhema, nga nakapasina sa mga Judio ([Hec 13:46-48](#)).

### **Ang tanan nga mga Griyego batok sa mga logo, ngalan, & balaod sa Judio**

Ang mga Judeo naghimo ug usa ka pag-alsa batok kang Pablo atubangan sa lingkoranan sa hukom, nga nag-angkon nga iyang gidani ang mga tawo sa pagsimba sa Dios nga supak sa balaod. Apan, gipapahawa sila sa luyoluyo sa Acaya (Gallio) gikan sa hukmanan tungod kay ang ilang mga pangutana mao ang mga logo, mga ngalan, ug ang ilang balaod. Unya gibunalan sa tanang mga Griyego (ang Gentil nga nasud) ang punoan nga punoan sa sinagoga (Sostenes, kauban ni Pablo) atubangan sa hukmanan ([Hec 18:12-17](#)).

### **Ang mga logosa Ginoong Jesus**

Sa sinagoga, si Pablo nakiglantugi ug nagdani sa mga butang sa gingharian sa Dios, apan siya mibiya uban sa mga tinun-an sa diha nga ang dili-magtutuo nga mga tawo nagsulti ug dautan sa maong paagi atubangan sa panon sa katawhan, ug siya nakiglantugi adlaw-adlaw sa usa ka eskwelahan ni Tirano.

Human sa duha ka tuig, ang mga Judio ug mga Griyego sa Asia nakadungog sa logos sa Ginoong Jesus, ug ang Dios nagbuhat ug espesyal nga gahom pinaagi sa mga kamot ni Pablo sa pag-ayo kanila, ug ang mga sakit ug ang mga daotang espiritu mibiya kanila ([Hec 19:8-12](#)).

### **Ang dautang espiritu wala makaila sa gahum sa ngalan ni Ginoong Jesus pinaagi sa mga Judio**

Ang dautang espiritu nakahibalo sa gahum sa ngalan ni Ginoong Jesus nga gisulti ni Pablo, apan wala sila makahibalo sa gahum sa mga laag nga mga Judio nga mga exorcist ug sa pito ka mga anak sa Judio nga pangulong sacerdote. Busa, ang tawo nga adunay dautang espiritu milukso kanila, nagmando kanila, ug nagdaug kanila, nga nagpakalagiw kanila sa balay nga hubo ug samaran.

→Ang tanang mga Judio ug mga Gresyanhon sa Efeso nangahadlok sa pagkahibalo nila niini, ug ang ngalan sa Ginoong Jesus nabantog.

gipadako, ug [ang mga logo sa Dios](#) mitubo nga gamhanan ug midaog ([Hec 19:13-20](#)).

### **Pagtoo ngadto sa atong Ginoong Jesu-Kristo**

Gipatawag ni Pablo ang mga anciano sa simbahan ug gisultihan sila nga nag-alagad siya sa Ginoo samtang ang mga Judio nagplano batok kaniya, ug nga sa dayag gitudloan niya ang mga anciano sa balay ug balay, nga nagpamatuod sa mga Judio ug sa mga Greciahanon sa paghinulsol ngadto sa Dios, ug sa pagtoo ngadto sa atong Ginoong Jesukristo. Bisan tuod ang Balaang Espiritu mipamatuod kang Pablo nga ang mga gapos ug mga kasakitan nagpaabot kaniya didto sa Jerusalem, wala niya isipa ang iyang kalag nga mahal sa iyang kaugalingon aron iyang mahuman ang iyang kurso ug ang ministeryo, nga iyang nadawat gikan sa Ginoong Jesus aron sa pagpamatuod sa ebanghelyo sa grasya sa Dios ug sa iyang pagwali sa gingharian sa Dios ([Hec 20:17-24](#)).

### **Ang pagpadayag sa pagkamatarung sa Dios nga walay balaod**

Ang tanan nakasala ug wala makaabot sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa pagtuo kang Jesu-Kristo, ang pagkamatarung sa Diyos karon gipadayag nga walay mga buhat sa balaod ngadto sa tanan nga mituo, ug ang mga Judio nga Judio ug ang mga Gentil nga mga nasod gawasnon nga gipakamatarung pinaagi sa grasya sa Diyos pinaagi sa pagtubos diha kang Kristo Jesus. Ang Dios magapakamatarung sa mga may sirkunsisyon ug sa mga walay sirkunsisyon pinaagi sa pagtoo; busa, ang atong pagpanghambog pinaagi sa balaod sa pagtuo, nga nagtukod sa balaod ([Rom 3:21-31](#)).

- Ang kaluwasan sa Diyos sa tanan (8/10)

### **Ang Hentil nga mga nasud maluwas**

Ang gingharian sa Dioswington nga gikuha gikan sa punoan nga mga pari ug mga Pariseo (ang mga Judio) ug gihatag sa usa ka nasud nga Hentil nga nagdala sa mga bunga ([Mat 21:43](#)).

### **Ang kaluwasan sa Dios**

Si Pablo nagpamatuod sa gingharian sa Dios ug nagdani sa mga punoan sa mga Judio mahitungod kang Jesus pinasikad sa balaod ni Moises, ug sa mga propeta, ug ang uban mituo, ug ang uban wala ([Hec 28:17-24](#)), nga gipamulong ni Esaias,

→“Pagpatalinghug kamo makadungog, ug dili makasabut; ug sa pagtan-aw kamo makakita, ug dili makasabut. Kay ang kasingkasing niini nga katawohan nahimong matig-a, ug ang ilang mga igdulungog amang sa pagpamati, ug ang ilang mga mata ilang gipiyong; aron dili sila makakita

uban sa ilang mga mata, ug makadungog uban sa ilang mga igdulungog, ug makasabut uban sa ilang kasingkasing, ug kinahanglan nga makabig, ug ako kinahanglan nga ayohon.

sila. Busa hibalo niyo nga ang kaluwasan sa Dios gipadala ngadto sa mga Gentil, ug nga sila magapatalinghug niini.” ([Hec 28:25-28](#)).

Kay nahibalo nga ang kaluwasan sa Dios gipadala ngadto sa Hentil nga mga nasud, ug sila makadungog niini, si Pablo masaligon nga nagpadayon sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios ug sa pagtudlo sa mga butang sa Ginoong Jesu-Kristo ([Hec 28:23-30](#)).

### **Ang Dios walay pagpihigpihig, busa ang mga matarung mabuhi pinaagi sa pagtoo**

Si Abraham mitoo sa Dios ug kini giisip kaniya ngadto sa pagkamatarung, busa ang mga anak ni Abraham sa pagtoo usab. Ang Dios magpakamatarung sa Gentil nga nasud pinaagi sa pagtoo ug ang tanang nasud sa mga Judio ug mga Gentil mapanalanginan diha kang Abraham.

Ang tanan nga dili magpadayon sa pagbuhat sa nahisulat sa basahon sa balaod tinunglo; ingon man usab, sila nga nagabuhat sa mga buhat sa balaod anaa sa ilalum sa tunglo, kay walay tawo nga gipakamatarung pinaagi sa balaod sa atubangan sa Dios.

Busa, "Tinunglo ang tanan nga gibitay sa usa ka kahoy" ([Gal 3:13](#)) nagpasabot

→ "**kadtong nagbitay sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan ubos sa balaod ug busa gitunglo.**"

Buttungod kay gitubos kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod (pinaagi sa pagkahimong usa ka tunglo alang kanato), ang panalangin ni Abraham miabot sa mga Gentil nga mga nasud pinaagi ni Jesu-Kristo, ug kita nakadawat sa saad sa Espiritu pinaagi sa pagtuo;

sa ingon, ang mga matarung kinahanglan mabuhi pinaagi sa hugot nga pagtuo ([Gal 3:6-14](#)).

### **Ang mga Judio una, ug ang mga Gresyanhon usab**

Kon ang Dios walay pinalabi sa mga tawo, nganong ang mga Judio una ug ang mga Griego usab?

→ Ang mga Judio sa kinaiya dili mga makasasala sa Hentil nga mga nasud ([Gal 2:15](#)), mao nga gisangyaw ni Pablo ang ebanghelyo ni Kristo aron mamunga una sa mga Judio, ug usab sa Griego (nga mao usab ang nasud nga Hentil).

Niining paagiha, kadtong mamunga sa bunga sa pagkamatarong himoon **ang pagkamatarung sa Dios sa Kristo**, nga igapadayag diha sa gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa tanan (tinuli ug walay sirkunsisyon diha sa unod) nga mingtoo ([Rom 2:9-11](#), [Rom 1:16](#), [Rom 3:9](#)).

Sa espirituhanon nga paagi, ang tanan nga mga nasud (sirkunsisyon ug walay sirkunsisyon sa unod) mga Gentil nga mga nasud ingon nga silang tanan nailalum sa sala sa wala pa si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala ([1Ti 1:15](#)), busa walay kalainan tali kanila; nga mao, ang Ginoo mao ra alang sa tanan, busa bisan kinsa nga nagatawag sa ngalan sa Ginoo (kyrios)<sup>973</sup> madugangan sa mga butang (mga butang nga iya sa Dios) maluwas ([Rom 10:12-13](#)).

### **Ang tanan gibautismohan ngadto sa usa ka lawas, ang lawas ni Kristo**

Si Kristo namatay alang kanato aron mabautismohan kita ngadto sa usa ka lawas pinaagi sa usa ka Espiritu, kon kita mga Judio, mga Griego, mga ulipon, mga gawasnon, mga lalaki, mga babaye, mga Barbaro, o mga Scythian, kay gipalit sila sa Dios (mga Judio, mga Griego, ug mga Hentil) pinaagi sa Iyang dugo. <sup>973</sup>Busa, ang mga magtotoo kinahanglan dili makapasilo niadtong nangayo ug usa ka ilhanan gikan sa langit, ni sila nga nangita ug kaalam nga wala manaug gikan sa itaas (yutahanon, natural, ug yawan-on), ni ang iglesia sa Dios.

Tungod kay si Cristo mao ang tanan diha sa tanan, kadtong miinom gikan sa usa ka Espiritu mao ang lawas ni Kristo, bisan unsa pa may sirkunsisyon o walay sirkunsisyon diha sa unod. Tungod niini, si Pedro miingon nga ang Dios dili mapihigon tungod kay Iyang gidawat ang matag Gentil nga nasud nga nahadlok kaniya ug nagbuhat sa pagkamatarung sa espiritu ug sa tRut ([Si Jhn4:24](#), [1Co 10:32](#), [1Co 12:13](#), [1Co 12:27](#), [Gal 3:28](#), [Col 3:11](#), [Hec 10:34](#)).

- Ang misteryo ug ang Hentil nga mga nasud (9/10)

### **Ang misteryo**

Gitambagan ka ni Pablo nga dili ignorante ang misteryo nga adunay pagkabuta gikan sa bahin sa Israel (mga anak sa Israel o mga Judio) hangtod nga ang kahingpitan sa mga Gentil nga nasud (dili mga anak sa Israel, dili mga Judio) makasulod sa gingharian sa Dios ([Mat 21:43](#)). Ang tanan nga Israel (espirituhanon nga mga Judio) maluwas pinaagi sa manluluwas gikan sa Sion, si Jesu-Kristo ([1Pe2:5-6](#), [Rom 11:25-26](#)).

### **Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo**

Gitawag ni Jesus ang mga Judio (mga eskriba ug mga Pariseo) nga mga salingkapaw, mga bitin, ug usa ka kaliwatan sa mga bitin ingon nga sila mga anak niadtong mipatay sa mga propeta, apan sila nagtukod sa mga lubnganan sa mga propeta, ug gidayandayanan ang mga lubnganan sa mga matarung. Gisultihan sila ni Jesus nga ang mga Judio dili makakita kang Jesus hangtod nga sila moingon, "Bulahan Siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo," nga nagpasabut nga dili nila makita si Jesus hangtod nga sila motubo sa grasya sa kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Kristo ug dawata ang Ginoo isip ilang Manluluwas. Apan, ang mga Gentil nga mga nasud maluwas sa kasamtangan ([Mat 23:29-39](#)).

### **Ang misteryo sa pagkadiosnon**

---

<sup>973</sup>Video 37. "Gipalit ka sa usa ka presyo (usa ka kadunggan)" alang sa mga detalye.

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

Aron sa pagluwas sa tibuok Israel, nga diha sa unod ug nawad-an sa himaya sa Dios, ang Dios nga gipadayag diha sa unod sa Anak sa tawo, nga gipakamatarung diha sa Espiritu sa Anak sa Dios, nakita sa mga manolonda, giwali ngadto sa Gentil nga mga nasud. . Ang kalibutan mituo Kaniya, ug Siya gibayaw ngadto sa himaya.

Human si Jesus makagugol ug taas nga panahon sa pagtudlo sa yuta, usa sa mga tinun-an ni Jesus (si Felipe) mihangyo Kaniya (ang Ginoo) nga ipakita kaniya ang Amahan. Si Jesus miingon nga ang tinun-an nga nakakita kang Kristo nakakita usab sa Amahan tungod kay ang Dios anaa kang Kristo. Busa, ang mga disipulo sa Ginoo kinahanglang motuo nga si Kristo anaa sa Amahan, ug ang Amahan diha kang Kristo. Mao kini ang rhema nga ang Amahan, nga nagpabilin kang Kristo, nakigsulti kanimo (ang tinun-an) pinaagi sa Iyang Anak ([1Ti 3:16](#),[Si Jhn14:8-10](#)).

#### **Ang misteryo ni Kristo& Ang dispensasyon sa grasya sa Dios**

Ang dispensasyon sa grasya sa Dios mao nga ang Dios nagpahibalo kang Pablo sa misteryo ni Kristo, nga sa ubang mga kaliwatan wala ipahibalo ngadto sa mga anak sa tawo apan karon gipadayag ngadto sa Iyang Balaang mga apostoles ug mga propeta pinaagi sa Espiritu.

**Ang mga anak nga lalaki sa mga tawo** Referir a ang mga anak sa Israel o mga Judeo kinsa gituli pinaagi sa kamot diha sa unod.

- Ang pinadayag nga gipahibalo kang Pablo mao nga “ang mga Gentil nga mga nasud (ang mga Judio ug mga Hentil nga sa unod ug nawad-an sa himaya sa Dios gikan sa espirituhanon nga panglantaw) kinahanglan nga mahimong mga isigkamanunod ug sa samang lawas (ni Kristo), ug mga umalambit (ang logos) sa Iyang saad diha kang Kristo pinaagi sa ebanghelyo (nga motultol kanato ngadto sa kaluwasan pinaagi sa kaambitan)”<sup>974</sup>([Ef 3:1-8](#)).

#### **Ang misteryo saang Hentil nga mga nasud nagpakita**

Ang pagpadayag sa tinago nga gitago sukad pa sa sinugdan sa kalibutan, karon gipadayag ngadto sa mga balaan sa Dios pinaagi sa pagkamasinugtanon sa pagtoo sumala sa pagwali sa pagpadayag ni Jesu-Kristo.

Sa katingbanan, ang tinago nga mga bahandi sa himaya sa misteryo sa mga Gentil nga mga nasud (ang sirkunsisyon ug pagkawalay sirkunsisyon diha sa unod) mao si "Kristo diha kanimo, ang paglaum sa himaya." Busa, kami nagahinapos nga ang tawo gipakamatarung pinaagi sa pagtoo nga walay mga buhat. sa kasugoan. Tungod niini, kamong mga Gentil nga mga nasud naghimaya sa Dios tungod sa Iyang kalooy ug paglipay uban sa mga katawhan sa Dios. Dayega ang Ginoo kamong tanan nga katawhan sa Dios ug ihatag ang himaya ngadto sa bugtong maalamon nga Dios pinaagi kang Jesu-Cristo, kaniya ang himaya hangtud sa kahangturan.

Amen ([Col 1:26-27](#),[Rom 16:26-27](#),[Rom 15:9-10](#)).

#### **Usa ka balaang nasod sa Israel**

Kamo (ang Hentil nga nasud) dili usa ka katawhan sa Dios, apan kamo karon usa ka katawhan sa Dios (usa ka espirituhanon nga tinuli nga balaan nga katawhan sa Israel) nga nakabaton ug kalooy.

Kamo (ang Hentil nga nasud nga nahimong katawhan sa Dios) usa ka pinili nga kaliwatan, usa ka harianong pagkasaserdote, ug usa ka balaan nga nasud o usa ka lahi nga katawhan sa Israel kinsa gitawag gikan sa kangitngit ngadto sa kahibulongang kahayag sa Dios ([1Pe 2:9-10](#)).

#### **Ang nasod sa Israel sa Bag-ong Jerusalem**

Adunay usa ka putli nga suba sa kinabuhi nga migula gikan sa trono sa Dios ug sa Cordero sa taliwala sa dalan sa Bag-ong Jerusalem, ug ang kahoy sa kinabuhi anaa sa matag kilid, nga nagapamunga ug dose ka matang sa mga bunga ug nagapamunga sa iyang bunga kada bulan. Ug ang mga dahon sa kahoy sa kinabuhi diha sa panimalay sa nasud sa Israel ([Apoc 22:1-2](#)).

- Mahimong matinud-anon ug maalamon nga piniyalan sa Ginoo (10/10)

#### **Iwali si Kristo sa Iyang ngalan ngadto sa tanang kanasuran nga Hentil**

---

<sup>974</sup>Video 31. “Usa ka Nazareo ngadto sa Diyos (Ang Buhok sa Ulo).”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/).



Ang tanang butang mahitungod sa mga logo nga nahisulat sa balaod ni Moises, sa mga propeta, ug sa mga Salmo kinahanglang matuman. Kon Iyang ablihan ang imong panabut, ang mga kasulatan maablihan nganha kanimo ([Si Luk24:44-47](#));

“Kinahanglan nga si Kristo mag-antus, ug mabanhaw gikan sa mga patay sa ikatulo ka adlaw, ug nga ang paghinulso ug kapasayloan sa mga sala igawali sa Iyang ngalan sa tanan nga mga nasud nga Hentil, sugod sa Jerusalem” ([Luc 24:46-47](#)).

### **Isangyaw ang(katapusan nga panahon) Ebanghelyo sa gingharian sa tanan nga mga nasud nga Hentil**

Gisultihan ni Jesus ang Iyang mga disipulo nga ang usa ka bato sa mga tinukod sa templo nga ilang nakita dili mahibilin samtang ang tinukod maguba. Sa laing pagkasulti, human sa takna sa paglansang sa Iyang krus ug sa pagkabanhaw moabot, ang prinsipie niining kalibotana pagahukman ([Si Jhn16:11](#)).

Ang mga tinun-an wala na mosimba sa Amahan sa kabukiran o sa Jerusalem tungod kay ang Ginoo gibayaw ngadto sa langit ug sa ingon wala na sila moinom sa bunga sa paras kondili moinom ug bag-o didto sa gingharian sa Diyos. Tungod kay si Jesus ug ang Iyang Amahan usa ra, kita nga gihatagan ug himaya pinaagi ni Jesu-Kristo usa usab; busa, ang tinuod nga mga magsisimba nagasimba sa Amahan sa espiritu ug sa tRut ([Si Jhn4:23](#)). Gipasidan-an ni Jesus ang Iyang mga disipulo nga dili malingla sa katapusan sa kalibutan. Sa diha nga adunay usa ka timaan sa Iyang pag-anhi, daghan ang moabut sa Iyang ngalan ug moingon, “Ako mao si Kristo,” ug ang mga tawo makadungog sa mga gubat ug mga hungihong sa mga gubat apan ang katapusan dili pa. Ang nasud sa mga Gentil motindog batok sa nasud sa Israel, ug ang gingharian niining dautan nga kalibutan motindog batok sa gingharian sa langit ([2Ti 4:18](#)) ug aduna unyay mga gutom, mga kamatay, ug mga linog sa nagkalainlaing mga dapit, nga mao ang sinugdan sa kasubo.

Ang mga disipulo ni Jesus itugyan aron pagasakiton, pagapatyon, ug dumtan sa tanang walay pagtuo nga Hentil nga mga nasud tungod sa Iyang ngalan. Ang kalibotan kinahanglang motuo nga ang Diyos nagpadala kang Jesus aron sila mahimong usa diha sa Diyos pinaagi kang Kristo. Sa laing pagkasulti, kitang mga magtutuo kinahanglang mahimong “Usa sa Dios” pinaagi sa pagpabilin diha kang Kristo ([Mat 24:3-14](#), [Mat 28:18](#), [Si Jhn10:30](#), [Si Jhn17:22](#)).

Inig-abut sa atong Magbalantay, ang mga nasud nga adunay ug walay pagtoo pagatigumon sa atubangan Niya, ug Iyang pagalainon ang mga karnero (matinumanon nga nasud, ang mga anak sa Dios) gikan sa mga kanding (walay pagtoo nga mga nasud, ang mga anak sa dautan) ([Mat 25:32](#), [Si Luk18:8](#)).

\* Sa tanang mga alagad sa pagkadili-matarong (Be the faithful and wise steward of the Lord)

Diosunang nagpadayag niini **Jesukristo** sa Iyang alagad nga si Juan ([Apoc 1:1](#)) sa pagpakita sa Iyang mga alagad sa mga butang nga sa dili madugay mahitabo, ug sila nga mitugyan aron mahimong mga alagad sa pagkamatarung mao si Pablo ([Rom 1:1](#)), Jude ([Jde1:1](#)), Tito ([Tit 1:1](#)), Santiago ([Sant 1:1](#)), ug Simon Pedro ([2Pe 1:1](#)). Ang mga alagad sa mga matarong iya sa Ginoo, busa sila mabuhi ug mamatay alang sa Ginoo kay nahibalo nga si Kristo namatay, nabanhaw, ug nabanhaw aron mahimong Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay ([Apoc 1:1](#), [Rom 6:16-17](#), [Rom 14:7-9](#)).

Kamo kaniadto mga ulipon sa sala, apan salamat sa Dios nga kamo giluwag gikan sa sala sa diha nga kamo misunod gikan sa kasingkasing sa dagway sa doktrina nga gihatag kaninyo ug nahimong mga alagad sa pagkamatarung.

Kamo nga nahimong **ang mga alagad sa pagkamatarung** kinahanglan **'alimahan ang tibuok panon, diin ang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga mga magtatan-aw, sa pagpakaon sa simbahan sa Dios, nga iyang gipalit sa iyang kaugalingong dugo.'** ([Hec 20:28](#)).

Masustansya nga panonnagpasabot sa pag-ambit **"ang kaambitan sa lawas ni Kristo ([1Co 10:16](#), [1Co 11:24](#)),"** nga gibuhat ni apostol Pablo atubangan sa mga tawo sa paghandom sa Ginoong Jesus ([Hec 27:35-37](#)).

Be andam, **ang Anak sa tawo** moabot sa oras nga wala nimo damha; busa, **Hesus** nag-ingon kanimo,

→ **"Kinsa ang matinud-anon ug maalamon nga piniyalan sa Ginoo nga himoon sa Ginoo nga tigdumala sa iyang panimalay**

**hatagi sila sa ilang bahin sa karne sa hustong panahon?"** ([Si Luk12:36-42](#)).

\* Buhata kini kung masipyat ka sa unang pagbayaw

**Si Jesus mao ang pultahan diin ang usa makasulod kang Kristo**

Kamo mahisama sa mga tawo nga naghulat sa pagbalik sa ilang Ginoo gikan sa kasal aron sila makaabli dayon sa pultahan sa iyang pag-abot ug pagtuktok ([Si Luk12:36](#), [Apoc 3:20](#)).

Ang mga lalaki nga nakadungog ang Ginoo mga karnero, ug ang pultahan sa mga karnero anaa Hesus (o ang mga logo sa Dios), ug ang mga karnero nga mosulod sa pultahan (Kristo) maluwas tungod kay sila mosulod ug mogawas ug makakita ug sibsibanan diin sila makabaton ug kinabuhi nga madagayaon (ang rhema sa Dios).<sup>975</sup> Busa, paminaw sa tingog sa Ginoo ug ablihi ang pultahan aron niana Kristo musulod (sa imong kasingkasing) ug manihapon uban kanimo, ug manihapon ka uban Kaniya, nga maoy mopabalik sa mga logo diha kanimo ngadto sa rhema.<sup>976</sup>

Sigurado nga mobalik siya pag-usab sama sa usa ka kawatan, busa tipigi ang imong bisti (usa ka bisti nga gitulos sa dugo = [ang mga logo sa Ginoo](#), [Apoc 19:13](#)) hangtod sa pag-abot sa [ang Ginoo](#) ug [Manluluwas nga si Jesukristo](#) ([Apoc 16:15](#)).

→ “Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo” ([Mat 23:39](#)), busa paghulat kang Jehova, apansa kasamtangan nga panahon,

**AYAW KUHA “ANG MARKA SA MANANAP” apan “MAGANDAM NGA MAMATAY” tungod sa Iyang ngalan ug mosulod sa walay kataposang langit.**

***Ang Ginoo misaad nga moanhi pag-usab alang kanimo, busa pag-andam alang sa Iyang pagbalik.***

---

<sup>975</sup>Video 27. “Undan, Kalag, ug Espiritu.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>976</sup>Video 30. “The Communion.” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).

## Bibliograpiya

Asul nga Sulat nga Bibliya. Strong's Greek Lexicon (kjk). [www.blueletterbible.org](http://www.blueletterbible.org).

Kamot sa Tabang Ministries. Ang Mensahe Para sa America. [https://www.handofhelp.com/vision\\_1.php](https://www.handofhelp.com/vision_1.php).

Kanta, Clare HC. Ang Rhema sa Ginoo (Ang mga video #1 hangtod #49). [www.therhemaofthelord.com](http://www.therhemaofthelord.com).

Nagkahiusang Nasud. Ang Millennium Development Goals Report 2015. (2016). Sa Millennium development goals report. <https://doi.org/10.18356/6cd11401-en>.

Opisina sa United Nations alang sa Koordinasyon sa Humanitarian Affairs - Giokupahan nga Palestinian Territory | Labaw sa 700 nga Dalan

*Ang mga Balabag nagkontrolar sa Palestinian Movement Sulod sa West Bank*. Oktubre 8, 2018.

<https://www.ochaopt.org/content/over-700-road-obstacles-control-palestinian-movement-within-west-bank#:~:text=West%20Bank%20obstacle%20types,%2C%20earth%20mga%20bungbong%2C%20ug%20uban%20pa>).

Opisina sa United Nations alang sa Koordinasyon sa Humanitarian Affairs. Abril 2004 update report. ImpHech sa pagkabulag sa Israel

*babag sa mga apektadong komunidad sa West Bank - Pangutana sa Palestine*. Marso 12, 2019.

<https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-199846/>.

United Nations Statistics Division. (nd), Mga paggrupo sa rehiyon - Mga Indicator sa SDG.

<https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/regional-groups/>.

Wikipedia. Barrier sa Israeli West Bank. Hulyo 29, 2023. [https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli\\_West\\_Bank\\_barrier](https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_West_Bank_barrier).